Registered No. M. 4631.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART I

Notifications by the Secretary to the Governor and Comptroller, Governor's Household.

Programme of the Governor of Kerala for tour in Trivandrum District on 21st June 1958.

Date	Day of week	Time	Arr. or Dep.	Place	Remarks.
1958 June 21	Saturday	1640 hrs.	Dep.	Raj Bhavan, Trivandrum	(By car)
		1700 "	Arr.	Agricultural College, Vellayani	(9 miles)
				inauguration of the Ciuryccdia Week	
		1840 "	Dep.	Agricultural College, Vellayani	(By car)
		1900 "	Arr.	Raj Bhavan, Trivandrum	

(All departures and arrivals will be private).

The Governor will be accompanied by Shri K. Chandrasekharan Nair, Aide-de-Camp.

Raj Bhavan, Trivandru
18th June 1958.

Major K. T. V. N. Nambiar,
Military Secretary to Governor.

Notifications and Orders by Government and Public Service Commission.

Public (Special) Department

NOTIFICATIONS

(1)

C. No. 55964/58-P (Spl.) 3.

Doted, Trivandrum, 14th June 1958.

Srl K. Kunjuraman Nair, acting Deputy Secretary, Law Department is granted subject to eligibility privilege leave for one month from 14-6-1958 a. n. or from the date of avail.

2. Sri N. Ramakrishna Pillay who is officiating as Assistant Secretary vice Sri K. Kunjuraman Nair on other duty will continue as such during the period of leave of Srl Kunjuraman Nair.

3. Sri M. Mohammad Ummar who is officiating as Superintendent vice Sri N. Ramakrishna Pillay on other duty will continue as such.

(2)

C. No. 54774/58-P (Spl.) 2-1.

Doted, Trivandrum, 16th June 1958.

Srl A. Narayanan Nair, Acting Superintendent, Finance Department is granted, subject to eligibility, privilege leave for one month from 31-5-1958 or date of avail.

(3)

C. No. 55302/58-P (Spl.) 2-1.

Doted, Trivondrum, 16th June 1958.

Sri P. U. John, Acting Assistant Secretary to Government on other duty as Special Officer for the framing of Service Rules is granted, subject to eligibility, earned leave for thirty one days from the date of relief.

(4)

C. No. 56091/58-P (Spl.) 2-1.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Sri P. Sreedhara Menon, Special Officer for the framing of Service Rules is granted subject to eligibility extension of leave on average pay for one month.

2. The existing acting arrangements will continue during the period.

(5)

No. 59189/58 1/P (Spl.) 4.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

Sri P. S. Padmanabhan, I. A. S., Finance Secretary to Government (on leave) is granted further extension of earned leave for ten days from 20th June, 1958.

Sri P. I. Jacob, I. A. S., Secretary to Government, Labour and Local Administration Department will continue to hold additional charge of the post of Finance Secretary during the period.

(6)

C. No. 60030/58-P (Spl.) 2.

Dated, Trivandrum, 19th June 1958.

Sri M. Mohammed Ibrahim, acting Joint Secretary to Government, Finance Department is granted privilege leave for one month from 9th June 1958.

(7)

No. 60483/58-1/P (Spl.) 4.

Dated, Trivandrum, 19th June 1958.

Sri V. Ramachandran, I. A. S., Under Secretary, Public (Administrative Reforms) Department is appointed as officiating Deputy Secretary in the Education Department.

By order of the Governor,
N. E. S. RAGHAVACHARI,
Chief Secretary.

NOTIFICATION

No. 54054/58-1/P (Spl.) 4.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

An extract of the Notification No. 18/18/58-AIS (I) dated 24th May, 1958, issued by the Government of India in the Ministry of Home Affairs is republished in the Kerala Gazette.

By order of the Governor,
N. E. S. RAGHAVACHARI,
Chief Secretary.

No. 18/18/58-AIS (I)

Government of India

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi-1, the 24th May 1958,
3rd Jyoishta, 1880.

The services of the following Indian Administrative Service Probationers, appointed on the results of the 1956 Competitive Examination, have been placed at the disposal of the State Governments shown against their names with effect from the forenoon of the 7th May, 1958:—

S. No.	*Name*	*State*
x	x x	x
24	Sri Pulhenparampil Mathew Abraham	Kerala
25	,, S. Sundara Ganapathy	do.
26	,, Nanoo Pillay Gopalakrishnan Nair	do.
27	,, Sankara Pillai Padmakumar	do.
28	,, Narayanan Kaleeswaran	do.
29	,, Zacharia Mathew	do.
x	x x	x

S. P. MUKERJEE,
Under Secretary to the Government of India.

ORDERS

GRANT OF LEAVE

(1)

G. O. Rt. 1835.

Dated, Trivondrum, 16th June 1958.

Srl N. P. Narayanan, acting Superintendent, Finance Department, is granted extension of privilege leave till the end of June 1958.

(2)

G. O. Rt. 1852.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Sri V. N. Kallampal, acting Assistant Secretary to Government is granted, subject to eligibility, extension of leave on average pay on medical certificate for twelve days.

By order of the Governor,
N. E. S. RAGHAVACHARI,
Chief Secretary.

APPOINTMENT

G. O. Rt. 1834.

Dated, Trivondrum, 16th June 1958.

Consequent on the return to duty of Sri K. C. Mathew, acting Financial Assistant to the Development Commissioner, Sri M. Gopalakrishna Menon, acting Financial Assistant to the Development Commissioner is appointed as acting Accounts Officer, Contributory Provident-cum-Pension Fund, Finance Department.

2. Sri Gopalakrishna Menon is granted subject to eligibility earned leave for twenty-one days from 2-6-1958.

3. Smt. N. Karthiayani Amma, acting Accounts Officer, Contributory Provident-cum-Pension Fund, Finance Department will continue as such, vice Shri Gopalakrishna Menon granted leave.

By order of the Governor,
V. M. AHAMED,
Deputy Secretary.

(Home C)

NOTIFICATIONS

I

G. O. Rt. No. 1811/Home.

Dated, Trivandrum, 14th June 1958.

(1)

In exercise of the powers conferred by section 12 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898), the Government of Kerala hereby appoint the person mentioned in column (1) of the Schedule hereto attached to be Magistrate of the First Class in the District specified in column (2) thereof.

SCHEDULE.

Name. (1)	*District.* (2)
Sri N. Sankara Kurup	Quilon.

(2)

In exercise of the powers conferred by section 37 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898), the Government of Kerala hereby invest the First Class Magistrate mentioned below with the following powers specified in the Fourth Schedule to the said Code as powers with which a Magistrate of the First Class may be invested by the State Government:—

Sri N. Sankara Kurup

1. Power to require security for good behaviour in case of sedition—Section 108.
2. Power to require security for good behaviour—Section 110.
3. Power to make orders prohibiting repetitions of nuisances—Section 143.
4. Power to make orders under section 144.
5. Power to issue process for person within the local jurisdiction who has committed an offence outside the local jurisdiction—Section 186.
6. Power to take cognizance of offences upon complaint—Section 190
7. Power to take cognizance of offences upon Police reports—Section 190.
8. Power to take cognizance of offences without complaint—Section 190.
9. Power to sell property alleged or suspected to have been stolen etc. —Section 524
10. Power to try cases under section 124A Indian Penal Code.

(3)

In exercise of the powers conferred by section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898), the Government of Kerala hereby specially empower the First Class Magistrate mentioned in column (1) of the Schedule hereto attached within the area specified against his name in column (2) thereof, to try in a summary way the cases relating to offences specified in column (3) thereof.

SCHEDULE

Name. (1)	*Area.* (2)	*Offence.* (3)
Sri N. Sankara Kurup	Area comprised within the jurisdiction of the First Class Magistrate's Court, Karunagapally.	(a) Offences not punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding six months. (b) Offences relating to weights and measures under sections 264, 265 and 266 of the Indian Penal Code. (c) Hurt, under section 323 of the same Code. (d) Theft, under sections 379, 380 or 381 of the same Code, where the value of the property stolen does not exceed two hundred rupees. (e) Dishonest misappropriation of property under section 403 of the same Code, where the value of the property misappropriated does not exceed two hundred rupees (f) Receiving or retaining stolen property under section 411 of the same Code, where the value of such property does not exceed two hundred rupees. (g) Assisting in the concealment or disposal of stolen property, under section 414 of the same Code, where the value of such property does not exceed two hundred rupees. (h) Mischief, under section 427 of the same Code. (i) House-trespass, under section 448 and offence under sections 451, 453, 454, 456 and 457 of the same Code. (j) Insult with intent to provoke a breach of the peace, under section 504 and criminal intimidation, under section 506 of the same Code (k) Abetment of any of the foregoing offences. (l) An attempt to commit any of the foregoing offences, when such attempt is an Offence.

II

G. O. Rt.No. 1812/Home.

Dated, Trivandrum. 14th June 1958.

(1)

In exercise of the powers conferred by section 12(1) of the Code of Criminal Precedure, 1898 (Central Act V of 1898), the Government of Kerala hereby appoint the persons mentioned in column (1) of the schedule hereto attached. to be Magistrates of the First Class in the Districts specified in column (2) thereof.

SCHEDULE.

Name. (1)	*District.* (2)
1. Sri G. Devasahayam	Kottayam.
2. Sri P. B. Chellappan	Quilon.

(2)

In exercise of the powers conlerred by section 12(1) of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898), the Government of Kerala hereby appoint the persons mentioned in column (1) of the Schedule hereto attached to be Magistrates of the Second Class in the Districts specified in column (2) thereof.

SCHEDULE.

Name. (1)	*District.* (2)
1. Sri N. G. Surendran	Kottayam.
2. Sri P. R. Raghava Kurup	Kottayam.
3. Sri A. G. Mannadt Nayar	Trichur.
4. Sri K. Bhargavan Pillai	Ernakulam.

(3)

In exercise of the powers conferred by section 37 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898) the Government of Kerala hereby invest the Second Class Magistrates mentioned below with all the powers specified in the fourth schedule to the said Code as powers with which a Magistrate of the Second Class may be invested by the State Government.

1. Sri N. G. Surendran, II Class Magistrate Ponkunnam (Additional).
2. Sri P. R. Raghava Kurup. II Class Magistrate, Ettumanoor.
3. Sri A. G. Mannadl Nayar, II Class Magistrate, Trichur.
4. Sri K. Bhargavan Pillai, II Class Magistrate Ernakulam.

III

H (c) 3. 51962/58/HD.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

In exercise of the powers conferred by section 37 ol the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1858), the Government of Kerala hereby invest the Magistrates mentioned below with all the powers specified in the Fourth Schedule to the said Code as powers with which a Magistrate of the Second Class may be invested by the State Government.

1. Sri M. S. Ramarajan Nair, Sub Magistrale, Parur.
2. Sri K. Karunakaran Nair, Sub Magistrate, Koothattukulam.

IV

G. O. Rt. No. 1858/Home.

Dated, Trivandrum, 19th June 1958.

(1)

In exercise of the powers conlerred by Section 12(1) of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898), the Government of Kerala hereby appoint the person mentioned in column (1) ol the schedule hereto attached, to be a Magistrate ef the Second Class in the District specified in column (2) thereof.

SCHEDULE

Name. (1)	*District.* (2)
Sri T. A. Paraman	Trivandrum.

(2)

In exercise of the powers conferred under Section 37 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V ol 1898), the Government ol Kerala hereby Invest the Second Class Magistrate mentioned below with all the powers specified in the Fourth Schedule to the said Code as powers with which a Magistrate of the Second Class may be invested by the State Government.

Sri T. A. Paraman, II Class Magistrate, Trivandrum City.

(3)

In exercise of the powers conferred by Section 41(I) of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V ef 1898) the Government of Kerala hereby withdraw all the powers conferred under the said Code on Sri T. A. Paraman, First Class Magistrate, Trivandrum City as per Notification No. III published under H(c) 3-35059/58/HD dated 10-4-1958 and Notification Nos. I and II published under H(c) 3-35059/58/HD daled 22-4-1958.

By order of the Governor,

T. MADHAVA MENON,
Deputy Secretary.

V

H (c) 3. 51943/58/Home.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

In exercise of the powers conferred by section 12(1) of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898), the Government of Kerala hereby appoint the person mentioned in column (1) of the Schedule hereto attached to be a Maglstrate of the Third Class in the District specified in column (2) thereof.

SCHEAULE.

Name. (1)	*District.* (2)
Sri N. Gopalakrishnan Nair, I.A.S., Assistant Collector (under training), Palghat	Palghat.

VI

CORRIGENDUM.

H (C) 3-59367/58/HD.

Dated, Trivandrum, 19th June 1958.

In Government notification No. I published under G. O. Rt No. 1333/Home dated 3-5-1958 in the Kerala Gazette dated 13-5-1958 lor the words "Sri P. V. Krishna Iyer" the following will be substituted viz., "Sri V. P. Krishna Iyer."

VII

G. O. No. (MS) 762.

Dated, Trivandrum, 19th June 1958.

(1)

The appointment of Sri K. Sankaran Kutty, Kenduvalappil house, Koorkancherry as Hon. Magistrale in the Bench Magistrate Court Trichur ordered in Government Notification under G.O.MS 122/58 dated 5-2-1958 is hereby cancelled.

(2)

In exercise of the powers conlerred by subsection (1) of section 14, Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898), the Government of Kerala hereby confer on Sri O.G.K. Menon, Oliyamputath House, Chembottil Lane, Trichur, all the ordinary powers of a Magistrate of the First Class and direct that he shall sit as member of the Bench Magistrate's Court, Trichur for the

trial of offences sprcified in the Rules regarding Bench Magistrate's Courts, published io the tormer Corhin Government Gazrtte dated 5-1-1918, as subsequently amonded and under sub-section (2) of the said section appoint hlm as Honorary Special Magistrate of the said Court for a perlod of three years, vice Shri R. Paul, Thottan, whose term of Office has expired.

VIII

G. O. No. (MS) 751.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

In exercise of the powers conferred by section 7 of the Travancore Village Panchayat Courts Act I of 1090 M. E., tho Government of Kerala hereby appoint Shri M. Balakrishnan Vaidyan, Venuvilasom Vaidyasala, Amaravila, Neyyattinkara, to bo Judge of the Village Panchayat Court, Neyyattinkara for a period of two years.

Investiture of Poweas

In oxercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 14 of the Codo of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898), the Government of Kerala hereby conter on Shri M. Balakrishnan Vaidyan, membor of the Village Panchayat Court, Noyyattinkara, all the ordinary powers of a Magistrato of the Second Class and direct that he shall sit as member of the Bench Magistrato's Court, Neyyattinkara, for the trial of offences specified in and subject to the provisions of the notification ROC. No. 1028 of 22 Judicial Department datod the 4th November, 1922, published in part IV Judicial Department, pages 347 to 348 of the Travancore Government Gazette, dated the 7th November 1922 and under sub-section (2) of the said sertion appoint him to be honorary Special Maglstrate of the said court for a period of two years.

By order of tho Governor,

C. C. Ahmed,
Assistant Secretary.

STATUTORY INSTRUMENTS
1958 No. 425.

JUDGMENTS

The Reciprocal Enforrement of Judgments (Ind'a) Order, 1958.

Made...............—14th March 1958.
Coming into operation—1st April, 1958.
At the Court at Buckingham Palace,
the 14th day of March, 1958.

Present.

The Queen's Most Excellont Majesty in Council Hrr Majesty, by virtue and in exorcise of the powors conferred on Her by sertion one of the Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Art, 1933 (a) and of all other powers Her enabling is pleased, by and with the advlce of Her Privy Council, to ordor, and It is hereby ordered as follows: —

1. This Order may be cited as the Reciprocal Enforcement of Judgments (India) Ordrr, 1958, and shall come into operation on the first day of April, 1958.

2. The Reciprocal Enforcrment of Judgments (India) Order, 1953 (b), is hereby revoked provided that it shall continue to bave effect in relation to Judgments given before the ccming into operation of this order.

3. Part I of the Act shall oxtend to the territories of India named in the Schedule hereto.

4. The following Courts of the said territories shall be deemed Superior Conrts of the said torritories for the purposes of Part I of the said Act, that is to say:—

(a) The Supreme Court.

(b) All High Courts and Judirial Commissioners Courts.

(c) All District Courts.

(d) All other courts whose civil jurisdictioo is subjert to no pecuniary limit provided that the judgment songht to be registered under the said Act is sealed with a seal showing that the jurisdiction of the Courts is subjert to no pecuniary limit.

THE SCHEDULE

(1) The States of Andhra Pradrsh (excepting the Scheduled Areas); Assam (exrept the Tribal Areas), Bihar, Bombay, Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal.

(2) The Union Territories of Delhi, Himachal Pradesh, Tripura, Manipur and Andaman and Nicobar Islands.

EXPLANATORY NOTE.

(This Note is not part of the Order, but is intended to indicate its general purport)

This Order revokes and replaces with certaln modifications the Reciprocal Enforcement of Judgments (India) Order, 1953. The modifications are for the purpose of adding tho Supreme Court of India to the list of courts rontained in the Order of 1953 and revising the list of territories in India to whlrh the Foreign Judgments (Reciproral Enforcement) Act, 1953, Part I, extrnds.

The revocation is not to affert judgments given before the commencement of this Order by courts whirh were Superior Courts under tho Order of 1953.

The Gazette of India Extraordinary

Part II—Section 3—Sub-Section (i)

Published by Authority

No. 36, New Delhi, Tuesday, April 1, 1958/
Chaitra 11, 1880.

Ministry of Law

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March 1958.

G. S. R. 201. In exercise of the powers conferred by Explanation, 1 to section 44A of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Governmeot hereby makes the following amendment to thr notlfication of the Government of India in the Ministry of Law, S. R. O. 399 dated the 1st March, 1953, namely:—

In the said notificatioo, after the words "for tho purposes of the said section", the words "and the House of Lords, the Court of Appeal" shall be inserted.

(No. F28-1/54-J)

R. S. G. A. E.
Joint Secretary.

(G. O. Rt. No. 1821/Home (C) Dated, Trivandrum, 16th June 1958.)

(Home D)

NOTIFICATIONS

I

No. 52374/58/Home (D).

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

The Government of India (Ministry of Information and Broadcasting) Order No. 1/1/58-FP., App. 191 dated 24-5-1958 is republished for general information.

[ORDER]

In pursuance of clause 2 of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule to the Order of Government of India, in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. R. O. 945 dated the 28th April 1955, the Central Government, with previous approval of the Films Advisory Board, Bombay, hereby certifies the films specified in column (2) of the Schedule hereto annexed, in all its language versions, to be of the description specified against it in the corresponding entry of column (5) of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	*Title of the film.*	*Name of the producer.*	*Source of supply.*	*Whether scientific film or film intended for educational purposes or film dealing with news and current events or a documentary film.*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indian News Review No. 502.	Government of India, Films Division, Bombay.	Government of India, Films Division, Bombay.	Film dealing with news and current events.

II

No. 52371/58-1/Home (D).

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

The Government of India (Ministry of Information and Broadcasting) Order No. 8/6/58-FC dated 20-5-1958 is republished for general Information.

ORDER

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby directs that the film entitled 'Mausi' (Hindi) produced by Messrs. Rajkamal Kalamandir (Private) Ltd., Bombay shall be deemed to be an uncertified film in the whole of India.

By order of the Governor,

N. E. S. RAGHAVACHARI,
Chief Secretary.

Planning and Development Department

(Project B)

DECLARATION

No. 12776 (CP) B1/57-2.

Dated, Trivandrum, 14th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089 the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 2 acres be the same a little more or less are needed for a public purpose to wit for the use of the N. E. S. Block, Nedumangad and under sections 3 and 7 of the said Act, the Tahsildar, Nedumangad is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands. A plan of the land is kept in the office of the Tahsildar, Nedumangad and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 2 ഏക്കർ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ, വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് നെടുമങ്ങാട് എൻ. ഇ. എസ്സ്. ബ്ലോക്കിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും, 1089-ലെ 11-ാം ആക്ട് ആയ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം 3-ഉം 7-ഉം വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് നെടുമങ്ങാട് തഹസീൽദാരെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം, ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്കു ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവർമെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ 'നെടുമങ്ങാട്' താലൂക്ക് ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും, അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

Taluk—Nedumangad. *Village*—Nedumangad.
താലൂക്ക്—നെടുമങ്ങാട്. വില്ലേജ്—നെടുമങ്ങാട്.

Sy. No.	*Extent.* Acre.	Cent.
2572/2	0	87
2573/2	0	15
2573/3	0	98
	2	0

By order of the Governor,

(Sd.)
Additional Secretary.

(Project C)

NOTIFICATION

LAND ACQUISITION FOR THE SOCIAL WELFARE CENTRE AT VELOOR

G.O.Rt. No. 698.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Whereas it appears to the Government of Kerala that the lands specified below is likely to be needed for a public purpose, to wit, for the use of the Social Welfare Centre at Veloor, notice to that effect is hereby given to all whom it may concern under section 4 (1) of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089. Government hereby authorise the Revenue Divisional Officer, Kottayam and the Tahsildar, Kottayam and the staff and workmen employed under them to exercise the powers under section 4 (2) of the Act.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് വേളൂർ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സെന്ററിന് ആവശ്യമാകാനിടയുണ്ടെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റിന് അഭിപ്രായമുള്ളതിനാൽ ആ വിവരത്തിന് നോട്ടീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം 1089-ലെ 11-ാം ആക്ട് ആയ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം 4 (1) വകുപ്പിൻ പ്രകാരം ഇതിനാൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ആക്ടിന്റെ 4 (2) വകുപ്പിൻ പ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ കോട്ടയം റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസർ, കോട്ടയം തഹസിൽദാർ എന്നിവരെയും അവരുടെ സിബ്ബന്തികളെയും തൊഴിലാളികളെയും ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

SCHEDULE

District—Kottayam.

Taluk—Kottayam. *Village*—Kottayam.

Sy. No.	Extent C.	*Sq. links.*
192/23A2	0	500
192/23B	2	500
Total	3	000

By ordor of the Governor,
P. M. MATHEW,
Additional Secretary.

Agriculture Department
(Co-operation)

NOTIFICATION

No. 24750/58/AD.C1

Dated, Trivandrum, *June 1958.*

Sri M. Gopalan Nair, Co-operativo Sub Registrar is promoted provisionally as Acting Deputy Reglstrar oI Co-oporative Societies and posted to Quilon vice Sri Boniface M. Araujo posted as Deputy Reglstrar, Alloppey.

Sri M. Balagangadbara Panicker, Co-operativo Sub Reglstrar is promoted provlsionally as Acting Doputy Rogistrar of Co-oporativo Societies and postod to Trivandrum vice Srl A. Kesava Panickor dué to rotiro on 26-6-1958 Aftor Noon.

By ordor of the Govornor,
C. THOMAS,
Socrotary.

(Forest A)

NOTIFICATION.

FA1-29385/58/AO.

Dated, Trivandrum, 17th Juno 1958.

Shrl K. G. Vasudovan. Asslstant Conservator of Forests on leave from 31-3-1958 to 31-5-1958 is posted as Oivislonal Forest Officer, Thenmala, on tho expiry of the loave.

By ordor of tho Governor,
C. THOMAS,
Agriculture Secretary.

Anti-corruption Department

NOTIFICATION

No. X. (B) 4-2555/58/AC.

Dated, *Trivandrum, 19th June 1958.*

Undor Rule 17 (3) (iv) of tho Korala Civil Sorviccs (Classification, Control and Appoal) Rules, 1957 the Government oI Kerala hereby appoint Sri P. O. Nandana Monon, Enquiry Commissionor and Special Judge, Trivandrum to bo a Special Tribunal for tho purposos of holding inquiries connocted with tho following case, namely: —

Alleged official irregularity and misconduct on the part of Sri M. J. John, Section Officor, P. W. D.

By order of the Govornor,
C. K. KERALA VARMA,
Secretary.

Education and Health Department
(Education A)

Abstract

Education—Sri T. V. Vonkiteswara Iyor—Retired Hondmaster—Loave under Note to Article 304 T. S. R.

G. O. (Rt). No. 2159/Educatlon.

Datod, Trivandrum, 16th June 1958/ Jaishta 1880.

Read:—G. O. Rt. 1323/Edn. dated 16-4-1958.

2. Letter No. G. A. II/F/16-365 dated 13-5-1958 Irom the Comptroller.
3. Letter No. C2-3973/58 datod 3-6-1958 from the Oirector oI Public Instruction.

OROER

As per the order read as first paper abovo, Sri T. V. Venkiteswara Iyer, Retired Headmastor was granted special leave for 20 days with effoct Irom 4-6-1957 as por note to articlo 301 T. S. R. It has sinco been roported that Sri Venkiteswara Iyer retlred on 3-6-1957. Ho is thereIore granted spocial leove for that day olso.

By order of the Governor,
P. A. THOMAS,
Deputy Secretary.

ORDERS

(1)

G. O. RT. 2150.

Dated, Trivandrum, 16th June 1958.

Srl S. Kulathu Iyor ls granted privllogo leave on full pay Ior oighteon days wlth offoct Irom 2-1-1958 in continuatlon of the Christmas holidays.

The Diroctor oI Public Instructlon is requosted to report the date of his return aftor tho expiry of tho loave.

(2)

G. O. Rt. No. 2201.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

Sri A. J. John is posted as Personal Assistant to the Oirector of Text Books and Examinattons vice Srt M. E. Josoph reverted.

Posting orders to Srl M. E. Josoph will lssue separately.

By order of the Governor,
M. K. KRISHNAN,
Assistant Secretary.

(Education B)

DECLARATIONS

1

No. Ed (B) 3-18598/57/EHD.

Datod, Trivandrum, 3rd June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089, the Government of Korala horoby declaro that the lands spocified bolow and moasuring 29 cents be the same a littlo more or less, are needed for a public purpose, to wit for the use of the Pacha Primary School In Nedumangad Taluk, and under sections 3 and 7 of tho said Act, tho Oeputy Collector, Land Acquisition, Trivandrum is appointed to perform the functions of a Colloctor undor the said Act and directod to take ordor for the acquisition of tho said land.

A plan of tho land is kept In the office of the Deputy Collector, Land Acquisition, Trivandrum, and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 29 സെൻറിൽ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് പച്ച ഡെയ്രിഫാമിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും, 1089-ലെ 11-ാം ആക്റ്റായ തിരുവിതാംകൂർ നിലമെടുപ്പുനിയമം 3-ം, 7-ം വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാർ ലേയ്ക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ തിരുവനന്തപുരം ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

SCHEDULE

Taluk—Nedumangad. *Village*—Palode A.
താലൂക്ക്—നെടുമങ്ങാട്. വില്ലേജ്—പാലോട് എ.

Sy. No.	*Extent* Cent.	*Sq. links.*
1628/5-1	10	000
1628/5-1	3	000
1628/6	9	470
1628/6	1	530
1628/6	5	000
Total	29	000

11

G. O. (Rt) No. 2090/Edn.

Dated Trivandrum, 12th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 23 cents be the same be a little more or less are needed for a public purpose, to wit for the purpose of Karumady Lower Primary School and under sections 3 and 7 of the said Act, the Revenue Divisional Officer, Alleppey is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands. A plan of the lands is kept in the office of the District Collector, Alleppey and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 23 സെൻറിൽ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന്, അതായത് കരുമാടി ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളിനു വേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ടെന്നും 1089-ലെ 11-ാം ആക്റ്റായ തിരുവിതാംകൂർ നിലമെടുപ്പു നിയമം 3-ം, 7-ം വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേയ്ക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കളക്ടറുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

Taluk—Ambalapuzha. *Village*—Ambalapuzha.
താലൂക്ക്—അമ്പലപ്പുഴ. വില്ലേജ്—അമ്പലപ്പുഴ.

Sy. Nos.	*Extent. Cent.*
498/2C	8·165
498/2B	5·750
498/2B/5	6·440
498/2B/6	2·645
Total	23·000

By order of the Governor,
P. K. NAMOIAR,
Education Secretary.

Education (C)

ERRATUM

G. O. MS. 655.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

In the Government Notification No. 14709/G4/58/Edn. dated Trivandrum, 4th March 1958, Education and Health Department (Education G) substitute "The Revenue Divisional Officer, Trichur" for "The Land Acquisition Deputy Collector, Trichur" and in the Malayalam version for the words "തൃശ്ശിവപേരൂർ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറെ" substitute "തൃശ്ശിവപേരൂർ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസറെ".

By order of the Governor,
P. K. NAMBIAR,
Education Secretary.

(Education E)

NOTIFICATION

G. O. No. Ms. 614.

Dated, Trivandrum, 9th June 1958.

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (Central Act VI of 1890) the Government of Kerala hereby order that the property specified in column (2) of the Schedule appended herewith belonging to the endowment mentioned in column (1) thereof shall be vested in the Treasurer of Charitable Endowments for the State of Kerala and under sub-section (1) of section 5 of the said Act, the Government settle the following scheme for the administration of the said property, namely:—

Scheme

1. The endowment may be called 'Neduvantharayil Sri C. K. Krishna Kurup Memorial Gold Medal Endowment Fund'.

2. The corpus of the fund amounting to Rs. 1001 shall be vested with the Treasurer of Charitable Endowments, Kerala State. The amount shall be invested in long term securities approved by Government.

3. The District Educational Officer, Thiruvella shall be the administrator of the fund.

4. The interest accruing from the fund shall be utilised for the award of Gold Medal with engravings 'Neduvantharayil Sri C. K. Krishna Kurup Memorial Medal' to the first year pupil in the Ala High School, who secures the first rank in the S. S. L. C. Public Examination every year. In the event of more than one student of the same category in any year, the prize amount shall be equally divided among them and medals will be awarded with the amount available for each.

5. The interest on the fund shall be placed at the disposal of the Headmaster, High School, Ala every year who will make the award.

6. The unexpended interest, if any, shall be added to the corpus of the fund.

7. Whenever doubts or dispute arise regarding the award of the prize, it shall be referred to the Director of Public Instruction whose decision shall be final.

SCHEDULE.

(1) *Name of endowment.*	(2) *Details of property.*
Neduvantharayil Sri C. K. Krishna Kurup Memorial Gold Medal Endowment.	Rs. 1001 only (Rupees One thousand one only).

By order of the Governor,
P. K. NAMBIAR,
Education Secretary.

(Education F)

NOTIFICATION

No. 45192/F4/58/EHD.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

Sub: Transfers — Lecturers — Government Colleges.

Sri K. Chandrasekharan Nair, Lecturer in Botany, Intermediate College, Trivandrum and Sri K. R. Sadasivan Nair, Lecturer in Botany, Maharaja's College, Ernakulam are mutually transferred.

By order of the Governor,

P. K. Nambiar,

Education Secretary.

(Education G)

NOTIFICATION

No. 38475/G4/58.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958/ 21th Jaishta 1880.

The promotion and posting of Sri M. G. Koshi, Lecturer in Mathematics, University College, Trivandrum ordered in Notification No. 10913/F4/58/EHD. dated 5-6-'58 is to the post of Assistant Professor of Mathematics in the College of Engineering, Trivandrum. The Notification will stand modified accordingly.

By order of the Governor,

P. K. Nambiar,

Education Secretary.

Finance Department

G. O. P. 153/58/Fin.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Abstract

Travelling allowance—Travelling allowance to the families of Non-Gazetted Officers who die while in service—Orders issued.

ORDER.

Government have considered the question of transport at Government expense of the families and personal effects of Government employees who die while in service and they are pleased to issue the following orders in the matter.

(1) If a non-gazetted officer dies while in service, members of his family will be granted travelling allowance for the journey to his home or to any other place where they may wish to reside, either from his headquarters or from the place of his death, provided that the amount shall not exceed, what would be admissible for a journey from the Government employees' headquarters to his home.

Note:—For the purposes of this rule the headquarters of an officer on leave shall be considered to be the place of his headquarters where he was last on duty.

2. The rates of travelling allowance shall be those which would be admissible for a journey on transfer, to the deceased Government employee less one fare for journey by rail.

3. The travelling allowance should be claimed within three months of the death of the Government employee and may be drawn in advance, if the officer drawing the bill is satisfied that the journey will be made.

4. Bills will be drawn and countersigned by the officers authorised to deal with the bills of the deceased Government employees.

5. Travelling allowance under this rule is admissible only when the distance to be travelled exceeds fifty miles.

To

The Comptroller.
All Heads of Departments and Offices.
The Secretary, Public Service Commission with (C. L.)
The Registrar of High Court (with C. L.)
The Registrar, University of Kerala (with C. L.)
The Secretary to the Governor.
The Secretary, Legislature Secretariat.
The Secretary, Board of Revenue.
The Departments of the Secretariat.
The Secretaries, Additional Secretaries, Joint Secretaries, Deputy Secretaries and Assistant Secretaries to Government.

By order of the Governor,

P. I. Jacob,

Finance Secretary.

Industries Department.

NOTIFICATIONS

(1)

No. 17648/58/E2.

Dated, Trivandrum, 16th June 1958.

The following notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry dated 28-5-1958 is hereby republished for general information.

By order of the Governor,

M. Abdussalam,

Secretary.

Government of India.

Ministry of Commerce and Industry

New Delhi, the 28th May 1958.

Notification.

S. O. No. In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 26 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment to the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957 namely:—

For sub-rule (3) of rule 27 of the said rules the following shall be substituted, namely:—

(3) Grants and subsidies shall be paid only to:—

(a) a State Government;

(b) a board established under any law for the time being in force for the development of khadi and village Industries;

(c) a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any State;

(d) a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912), or under any other law for the time being in force in any State;

(e) a gram or village panchayat established under any State Law for the time being in force;

(f) an authority set up under any law for the time being in force relating to bhoodan or gramdan;

(g) a trust created for public purposes of a charitable or religious nature;

(h) an individual or institution engaged in research in khadi and village industries, subject to the condition that a grant or subsidy to an individual should not exceed Rs. 5,000 in any one case and to an institution, it should not exceed Rs. 50,000 in any one case. The ceiling of Rs. 5,000 for an individual and of Rs. 50,000 for an institution may, however be exceeded with the prior approval of Government.

(Sd.)

Under Secretary
to the *Government of India.*

(2)

Ne. 18108/58/E4.

Dated, Trivundrum, 16th June 1958.

Gevernment ef India Notificatien No. 29(10)/58-MfV-3 dated 1st Jnne 1958 is hereby republished fer general informatien.

By order ef the Gevernor,
I. ABDUSSALAM,
Secretary.

Government of India

MINISTRY OF STEEL, MINES AND FUEL.
(Department ef Mines and Fuel)
New Delhi, the 1st June 1958.

NOTIFICATIEN.

Ne. 29(10)/58-MIV-3—In exercise ef the pewers conferred by Sectien 22 ef the Mines and Minerals (Regulatien and Develepment) Act, 1957 (67 ef 1957), the Central Government hereby authorises the Centreller ef Mining Leases, Nagpur appeinted under the Mining Leases (Medificatien ef Terms) Rules, 1956 te make cemplaints in respect ef any offence punishable under the said Rules.

(Sd.)
Under Secretary to the
Gevernment of India.

(3)

No. 18166/58/E4.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Gevernment of India Netificatien No. 29(10)/58 MIV-1 dated 1-6-1958 is hereby republished for general infermetion.

By erder of the Governer.
M. ABDUSSALAM,
Secrctary.

Government of India

DEPARTMENT ef MINES AND FUEL
(Ministry of Steel, Mines and Fuef)
New Delhi, the 1st June 1958.

NOTIFICATION

Ne. 29(10)/56-MfV-1—In exercise of the pewers cenferred by sub-sectien (1) of Section 26 the Mines and Minerals (Regulatien end Develepment) Act, 1957 (67 ef 1957), the Central Gevernment hereby directs that the powers exercisable by it under the provise to sub-section (1) ef Section 16 ef the Act shall be exercisable alse by the Centreller ef Mining Leases, Nagpur appeinted under the Mining Leases (Modification of Terms) Rules, 1956.

(Sd.)
Under Secretary to
the Government ef India.

(4)

No. 18165/58/E4.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Gevernment ef India Notification Ne. 29(42)/57-MIV deted 1st June 1958 is hereby republished for generel infermatien.

By order ef the Governor,
M. ABDUSSALAM,
Secretary.

Gevernment ef India.

DEPARTMENT EF MINES ANE FUEL.
(Ministry of Steel, Mines and Fuel)
New Delhi, the 1st June 1958.

NOTIFICATION

No. 29(42)/57-MIV—In exercise of the powers cenferred by sub-sectien (2) of sectien 16 ef the Mines and Minerals (Regulation and Develepment) Act, 1957 (67 ef 1957), the Central Government hereby, makes the fellowing further amendments te the Mining Leases (Modificetion of Terms) Rules, 1956, namely:—

In the said Rules—

(a) in rule 2—

(i) fer clause (a), the fellewing cleuse shall be substituted, namely:—

"(a) "Act" means the Mines and Minerals (Regulatien and Develepment) Act, 1957 (67 ef 1957)";

(ii) in clause (c)

(a) fer the words "prior te the commencement ef the Act" the fellewing shall be substituted, nemely:—

"before the 25th day ef October 1949.".

(b) fer sub-clause (iv), the fellowing subcleuse shall be substituted, nemely—

"(iv) any miner mineral within the meaning ef clause (e) ef section 3 ef the Act".

(iii) fer clanse (f), the fellowing clause shall be snbstituted, namely:—

"(f) "Minerals Conservatien end Development Rules' means the Minerals Conservetien and Development Rules, 1958 made under sectien 18 ef the Act".

(iv) Clause (g) shall be emitted.

(b) in rule 6—

(i) in sub-rule (1), efter the words "inte cenfermity with" the words "the Act end" shall be inserted;

(ii) sub-rules (2), (3), (3A), (4), (5), (6), (7), (8) and (9) shall be omitted.

(c) In rule 9, fer the words beginning with "where any modificatien er alteratien" and ending with "adversely affected", the werds "Where the area of an existing mining lease is reduced, there shall be paid te the lessee" shall be substituted.

(d) rules 14 and 18 shell be emitted.

(Sd.)
Under Secretary to
the Government ef India.

(5)

Ne. 18167/58/E4.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Gevernment ef India Netificatien Ne. 29(10)/58-MfV-2 dated 1st June 1958 is hereby republished for general information.

By order ef the Gevernor,
M. ABDUSSALAM,
Secretary.

Gevernment ef India

MINISTRY OF STEEL, MINES AND FUEL.
(Department ef Mines and Fuel)
New Delhi, the 1st June 1958.

NOTIFICATION.

Ne. 29(10)/58-MfV-2,—In exercise of the pewers cenferred by sub-section (1) of Sectien 24 ef the Mines and Minerals (Regulation and Develepment) Act, 1957 (67 ef 1957), the Central Government hereby autherises the Controlfer of Mining Leases, Negpur, appeinted under the Mining Leases (Medificatien ef Terms), Rules, 1956, te exercise, fer any purpose connected with the said Rules, the pewers cenferred by that Sectien.

(Sd.)
Under Secretary te
the Government ef India.

(ii)

No. I (E) 4-17013/58.

Dated, Trivandrum, 17th June, 1958.

"In exercioe of the poivers confeeeed by the rules in Chaptee II of the Mineeal Concession Rules, 1949 as subsequentiy amended, the Goveen-ment of Kerala hereby renew foe 1958 the ceetificate of approval held by John Ontherickal, Pallipuram P. O., Shertallat. This reneived certificate will be valid for the whole of the Korala State and cover all minerals except petroleum and natueal gas and shall be valid until the 31st December 1958."

By order of the Governor,

M. Abdussalam,
Secretary.

(Industries A)

Abstract

Industeles—Department ot Industries and Commeeee—Reorganisetion—Orders iooued—

G. O. Ms. No. 474. *Dated, Trivandrum, 10th June 1958.*

Read:—Proposalo trom the Spocinl Offieoe (Adminiotration), Department ot Indusiries and Commeree and the Director ot Jedustrieo nnd Commerce dated 13-2-1958.

ORDER

The aelivitieo ot the Industries Department have increased consideeably in recent timeo consequeet on the implementation ot various plen oehemoo aiming at progreselve industrialisation of the State. In addition to the post of the Director ot Indnstries and Commerce, Government have oanetioned the post of Director ot Government Indestrioe to dool exctusirely with the Government Industries and those in which Government are intereoted. It hns also become necessary to defino the dulieo and the eesponsibilities ot the Directoe and tho olhee officees of tho Depertment tor the purpose ol its effieient woeking. The existleg otaff hoth at the headqnaelero and tho Diotriets hnve aloo been teund to bo insufficient to cope with the laereosed work. To cope with the ineeeased volnme ot woek nnd to regulale aetivitieo ot the Depaitment effectivoly and effeiently n reoeganisation and streegthening ot the administeativo set np ot the Depnetmont has beeome imperative. Altoe careful consideration the Governmeel aee pleosod to issue the following orders.

(1) The Directoe ol Indesiries and Commerce will be in ehaege ot oll industrial activities olher than Government Indnsiries oed those in ivhieh Government are inieresied. He will also bo in ehnege of any ivork relating to Khadi and Village Industries which is not under the conteol ot the Keeala Khndi and Village Industries Board. The entire eotnblishment ot the Industries Department will be ender the conleol ot the Directoe of Industries and Commerco whethee the otaff is working under the Director ol Handloome or the Joinl Director ot Indnsiries aed Commorce (Coir) oe the Depnty Dieector (Khadi ond Village Indnetrieo) or any olhee officee althongh he hes got a soparate offiee. Bnt these offieers nnder ivhom the staff may be ivoeliing shall havo diociplinary poivees to tho extent to ivhieh they have been delegnted to them.

(2) The following officore will bo attached to the offiea ot the Dieector of Indnotries and Commerco and the sepeeato office now functioning nedee the Joint Dieeetoe of Indesiries and Commeece (SSI) will be merged in the otfico of the Director ot Indesleleo and Commorce.

1. Speeial Officee (Joint Dleector ot Indusirieo ond Commerce, Administeatioe).
2. Joint Dircetoe ot Industries and Commeece (SSI).
3. Depnty Directoe (Motalo).
4. Depnly Director (Khadi and Village Indnstries).
5. Assiotant Director of Indnotrios and Commerce (Loano) and Ex-Officio Secectnry to the State Aid to Indesiriea Board.
6. Depety Registrar of Co-operative Soeietioo (Industrial Co-operatives).
7. Financial Assistant.

(3) Powers and Dnties ot the Officers.

(a) *Special Officer (Joint Director of Indusleies and Commerce, Administration.)*

He will be in orerall charge of the offiee ot the Dieector and shalt have power to deal ivith nll the different scetions in the office. He shall be giren powees ot draiwal and conntoesignalere ot bills aed sanction ot leave ned ieeremenlo to non-gazetled olnff in the department. Poiwers to lransfee non-gazotled otaff and to imposo pnnishmento othoe thoe euspensioe, compnlsory retieement removal or dismissal teom service will also bo delegatod to him. The Directoe ot Industrioe and Commeeee is requested to sond proposalo foe this purpose. He can carry on coerespondeeee in the name ol the Direcloe anil act nedee the ordoeo ot the Director.

The Special Officer shall be competent to eell toe papors from any section in the office notwithstanding the tocl that oithee a Joint Director oe a Depuly Dieector oe othee offieer is in immediale ehoege ot that section.

(b) *Joint Director of Industries and Commerce (SSI).*

The Directoe ot Indnotriee and Commerce ivill lako action to dolegate neeessary powers to the Joint Directoe for opeedy impleeieetation ot the schemes undee small scale indeotries and Industrial Estates. The Joint Dieetoe will dispose of such ot the papers as are authorioed by the Director. He will carry on coreespondence only on behalt ot the Directoe. In all polley matiere and foe corrospoedence ivith the Government of India, he ivill take oeders trom the Director. The Dieector will pet np proposalo separalety eegarding financiel powers that mny bo delegated to the Joint Directoe ot Industries aed Commerce (SSI).

(c) *Deputy Director (Metals).*

He will be in ehaege ol the ivorkshops (metels) in the Indeotrial Estates and ehall also iespect private motal woekohopo in ivhich Government hovo interest. Ho ohall also prepare and implemont schemeo toe establishing melol ivorkshops in the public nnd private sectors. He shall also woek nndee the Direcloe ol Indetries and Commeece os in the case ot Joint Dieector (SSI). The Directoe shall take nction to delegato neecssary poweeo to him.

(d) *Deputy Directoe (Khadi and Village Industries and Ex-Officio Secretaey to the Keeala Khadi and Village Industries Board.)*

He will nttend to the papors relating to Payyannur Khadi Ceetre, Handierafts, Sericultere, Rural Industrinlisation, Reral Recoeotruction Centres and Cottage Industrieo in goneral ivhich do eot come uedee aey particulae Boeed.

The staff ivorking in the Khadi ned Village Industries Schemo except those woeking in the Payyannur Centeo and the staff attached to the Direclor's Offieo will be tranoteeeed to the eoetrol ot the Kerala Khedi and Village Indesteles Board ivithont peejudice to theie servico condilioeo in the pareet Department.

(e) *Assistant Dieector of Industrieo and Commerce (Loons and Ex-Officio Secretaey to State Aid to Industries Board).*

The two systems of loans under the State Aid to Iedeolries Act (Travancoee-Coehin end Madras) and small ocale ivill be unified immediately. The Dieectoe should proposo neeesoery omondmeets to the Act eed the rules.

The Seeretary will condnct prelimieeey enquiries in regard to the loan applications and will also be eesponsiblo tor oeeing that tho loans oanetioned are not misnsed bnt ntilioed for the purpooe toe ivhich they are granted. Ho ivill also watch eecovery.

The post ot the Industrial Engieoee in the loan section will bo abolished in as much as technical otaff in the Districts will be sanetioned to attend to tho valuation ot tho beildings, mnehinery etc.

The Aesistant Director and Secretary to the State Aid to Indnstriee Board ivill attend to routine correspoedaneo dealt ivith in tho oeetion and will also exercise such of the poivers ee are delegated to him by the Dieectoe (Chairmon of the Board).

The Assistant Director ivill ivoek undee tho eoelrol of the Special Officer (Joint Director, Administration).

(f) *Deputy Registroe of Co-operative Societies (Industrial Co-opeatives).*

He will be in chaege ol the entire co-operative ivork ot the department except Handlooms and Coir.

The Depnty Registrae ivill odvise the Dieeeloe ot Industrioo on matlees relating to oeganisation ol oll kinds ot eo-opeeativoe aed attend to their registration. He will also inspect the ivoek ot Inspectors in charge of Industetel Co-operatiies in the Diotricts.

Ho will be respoesible tor the peopee ivoekleg of the various kinds ol Co-operativo Societies oeganioed by the Indusleles Depaelment exeept Handloom and Coir Sociotles.

The audit of accounts of all the Industrial Co-operatives will be attended to by the Co-operalive Department.

(g) *Financial Assistant.*

He will be incharga ot the oection dealing with audit and accounts of the department in the Director's

Office. He will exomine the financiol implications ot the different scheeres and his adrieo should be taken on all account matlers. Bills shonld be drarn only in the Acrount Soclion and there should be proper and prompt ecconciliation ot accouels with those ot the Comptcollee.

The Finaecial Assistael should audil tho accouels ot tho depaelmenlal institutions and the subordinalo offices. Ho will be eesponsiblo toe the proper maintenance ot the prescribed accounts.

He will work undee tho Special Officee (Joinl Director of Industries ond Commerce, Administration).

(ii) Direcloe of Handlooms.

The post of the Director of Handlooms will bo eedesignated as Joinl Director of Industries and Commerce (Handlooms). He will olso work undee the Direcloe of Indnstrios and Commerce although his offico may coetinue separately tor the present. He may acl on behalf ot the Directoe in routine matters bnl will take orders ol the Directoe whenover any qnestion of policy has to be dicided. The staff of the Industries Department now working in his office shall be borno on the establishment ot the Indnstries Department. The Director ol Industrios and Commerce will lake action to delegate necessary powers to the Joint Director toe tho expeditions disposal ot the work and implementation et the Schemes.

(i) *Joint Director of Industries and Commerce (Coir).*

Ho will work under the orders of tho Director and shall not correspond directly with the Government. The Director ot Indestries and Commorce will take action to delegate necessary powers to the Joinl Directoe toe the expeditions disposal of the work and implemontation of the Schemes.

The Joint Director will however acl on behalf of the Director in routino mattees. But in regaed to policy questions he should take the orders of the Direcloe. Foe the present, he will continue in the soparale office bnl the staff working undee him will form parl ot the Industries Department and their services will be reckoned tor purposes of senioelly, promotion etc., along with the other members ot the staff of the Industries Department.

(4) Distribution ot work in Director's Office.

Sanction is accorded foe the employment ot the following staff in the office of the Director ot Indnstries and Commerce inclusive of the staff now working in the office ot the Director of Indnstries and Commorce ond Joint Directoe ot Industries aed Commorce (SSI):—

SECTION I

One Manager on Rs. 200-300, two Uppee Division Clorks and six Lower Division Clerks.

Establishment, geneeal correspondence, recoeds, despatch work, stationeey and tnniture, inspection ot subordinate offices.

SECTION II.—*Commerce and Economics.*

One Uppee Division Cleek and two Lowee Division Clocks.

SECTION III.—*Accounts and Audits undee Financial Assistant.*

(a) *Accounts.*—One Junioe Superintendent on Rs. 125-200, two Uppee Division Clerks and tour Lower Division Clocks.

(b) *Audit.*—One Junior Superintendent on Rs. 125-200, two Uppee Division Cleeks and tour Lowee Division Clerks.

SECTION IV.—*Government Industries.*

One Junior Superintendent on Rs. 125-200, one Uppee Division Clerk ond four Lower Division Clerks.

SECTION V.—*Khadi ond Village Industries.*

One Junioe Superintendent on Rs. 125-200, one Upper Division Cleek and fonr Lowee Division Cleeks.

SECTION VI.—*Industrial Co-operatives etc. under Deputy Registrae.*

One Upper Division Clerk and tour Lower Division Clerks.

SECTION VII.—*Planning undee Deputy Director (Metals) and Assistant Directoe, Commerce referred* to in *Part* II *of the Order.*

One Upper Division Clerk and toue Lowee Division Cleeks.

SECTION VIII.—*State Aid to Industries.*

One Junioe Superintendent on Rs. 125-200, two Upper Division Clerks and eight Lowee Division Cleeks.

SECTION IX.—*Control Section—Iron and Steel Control Cement etc., under Deputy Director (Metals.)*

One Upper Division Cleck and theee Lowee Division Clerks.

SECTION X.—*Small Scale Industries.*

One Uppor Division Clerk aed five Lower Division Clerks.

Sections I, II, III and VIII will put up papers to the Special Officee (Joint Director, Administration) and the Director through the concerned Assistant Direcloe, Manoger or Financial Assistant as the case may be. Sectioes VII and IX will work under the immediate control ot the Deputy Director (Metals). These two sections will put up papees to the Special Officer through the Deputy Direcloe (Metals). Section V will put up papers to the Deputy Direcloe (Khadi aed Village Industries) and Section VI will be undee immediate chaege ot the Deputy Registrar ot Co-opeeative Societies (Industrial Co-operatives). Section IV will work undee the control ot the Directoe ot Government Industries. Section X will work under the Joint Direcloe of Industries and Commeece (SSI).

There will be 10 Lower Division Typists tor the Director's Office including the Malayalam Typists. The above posts shall be inclusive of the existing posts of Monager, Head Accountant, Junioe Superintendents, Clerks, Accountants, Statistician, Investigatoe, Store Keeper and Lowee Division Typists in the offices ot the Direcloe ot Industries aed Commerce and Joint Direcloe ot Industries and Commerce. Sanction toe such ot the above posts as are not already permanent shall be till 28-2-1959. The following staff will also continue in the office of the Directoe of Industries and Commerce.

1.	Development Officer	(Leathee)	(1)	on Rs. 125-225
2.	Do.	(Blacksmithy)	(1)	„ 125-225
3.	Do.	(Carpentey)	(1)	„ 125-225
4.	Do.	(Pottery)	(1)	„ 125-225
5.	Stenographers		(3)	„ 45-150
6.	Uppee Division Typists		(2)	„ 80-150
7.	Duffadar and Peons now existing.			

(5) Reorganisation of District Staff.

The Assistant Direcloes ot Industries in the Districts will be redesignated as District Industries Officers in the same grado.

In a District in which there is an Industrial Estate, the District Industries Officer will be in chaege of it. The theee Special Officers in chaege ot the Industrial Estates in the grade ot Rs. 450-600 will be appointed as District Industries Officers. They will be in charge of the Industrial Estates in Kollokkadavu, Ollee and Trivandrum also. They will be appointed as District Industries Officers in the grado of Assistant Directors in those Districts. But as the scale of pay of District Industries Officers is lowee than the scale ot pay of Special Officers they will be allowed personal pay in tho scale of pay of Special Officers until they are absorbed in suitable places in the Industries Department or elsewhere. The Administrative Officee in charge of the Industrial Estate in Palghat District will be the District Industries Officee, Palghat.

The vacancies of District Industries Officers in the other Districts will be filled up by promotion, transfoe oe by direct recruitment immediately. The Directoe of Industries and Commerce is requested to send necessary proposals.

In ordee to assist the District Industries Officers who are also in chaege of the Industrial Estates one Superintendent with Mechanical Engineering qualification in the grade of Rs. 150-250 will be appointed foe each of the Industrial Estates. He will be in immediate chaege of the Industrial Estate and will work under the control of the District Industries Officer concerned.

The District Industries Officers will be responsible tor the efficient administration ot all matters relating to the Industries Department at the District level, except those relating to Coir and Handlooms. All references will be issued to the District Industries Officers and the entiee staff in the District will work under their control. The District Industries Officers will be vested with powers ot Registrae ot Co-opeeative Societies toe organising and registeeing Industrial Co-operatives and toe discharging othee statutory functions except audit.

Control will be exercised ond progress ot work watched by prescribing the required periodical returns and reviews.

Each of the nine districts will therefoee have the following district staff:—

(1) One District Industries Officee in the grade of Special Officer on Rs. 450-600 oe Assistant Direcloe ot Industries as the case may be.
(2) Two Uppee Division Clerks.
(3) Foue Lower Division Clerks.
(4) One Accountant.
(5) One Lower Division Typist.
(6) Two Peons.
(7) One Senior Co-operative Inspecloe Rs. 125-200.

(8) One Junior Co-opralive Inspector Rs. 80-150.
(9) One Technical Supervisor Rs. 150-250.
(10) One Organiser for Small Scale Industries Rs. 125-225.
(11) One Inspector for Cottage Industries Rs. 125-225.

Each of the five Industrial Estates at Pappanamcode, Kollakkadavu, Ettumanoor, Olinr and Olavakkodu will have a Superintendent on Rs. 150-250 with Mechanical Engineering qualification, one Upper Division Clerk, one Lower Division Clerk, one Lower Division Typist and 2 peons.

The above posts shall be inclusive of the existing posts. Sanction for such of the above posts as are not already permanent shall be till 28-2-1959.

The clerical staff in the District Industries Office and in the Industrial Estate Office will be directly under the District Industries Officers. The Lower Division Clerks now working under the Inspectors of Cottage Industries will be attached to the District Industries Office.

RE-ORGANISATION—PART II.

(i) Assistant Director of Industries (Commerce).

Sanction is accorded for the creation of a post of Assistant Director of Industries (Commerce) on Rs. 250-450 in the office of the Director of Industries and Commerce but it need be filled only after reorganisation of Part I has been implemented.

The Assistant Director of Industries (Commerce) will attend to commercial intelligence and will maintain contact with Chambers of Commerce etc., attend to papers connected with forward markets, enquiries regarding commercial crops, trade statistics etc. As the activities of this section develop, steps should be taken to organise a commercial library and a reading room at Head Quarters. Among his miscellaneous duties, the Assistant Director will attend to papers relating to Exhibition, Emporia, Commercial and Industrial Museums, Propaganda and Publicity and Departmental publication. The qualification for the post will be a degree in commerce and law. This will however have to be decided in consultation with the Public Service Commission. The Assistant Director will be assisted by a Marketing Officer. The Director of Industries and Commerce is requested to send necessary proposals at once.

(ii) The Payyannnr Khadi Centre to be put in charge of a Gazetted Officer.

In view of the heavy financial commitments involved in running the Intensive Khadi Centre at Payyannnr, it is necessary to put the Centre in charge of a Gazetted Officer in the grade of an Assistant Director. Sanction is accorded for the post till 28-2-1959.

(iii) Centre Khadi Officer.

The existing post of the Centre Khadi Officer will be converted into that of an Inspector of Khadi on Rs. 125-225 and he will attend to the inspection of the Sub Centres and also Khadi work in the Blocks in the Malabar area.

According to the above reorganisation the following posts will be abolished.

1.	Indnstrial Engineer	250-450	(1)
2.	Personal Assistant to Joint Director	200-300	(1)
3.	Mechanical Assistant Engineer	250-450	(1)
4.	Electrical Assistant Engineer	250-450	(1)
5.	Industrial Chemist	200-300	(1)
6.	Personal Assistant to the Director of Industries and Commerce	200-300	(1)

2. As already stated the staff now sanctioned are inclusive of existing posts in the offices concerned. Some of the existing posts may be permanent. The Director of Industries and Commerce is requested to send at once a statement showing the existing posts both permanent and temporary, in the offices affected by reorganisation quoting also the number and date of order sanctioning them, the posts which are being continued under the present orders and the posts now abolished and any other posts which have to be abolished, permanent and temporary being shown separately. If any permanent post is to be abolished the Director of Industries and Commerce should state what is to be done with the lien of any person who is holding it.

3. In the Budget for 1958-59 there is a lump sum provision of Rs. 40,000 for the reorganisation of the Department. The additional cost on account of the present sanction will be in excess of the amount. The Director of Industries and Commerce is requested to send a breakup for the lump sum provision of Rs. 40,000 and also to send proposals for meeting the balance of the additional expenditure.

By order of the Governor,
M. ABDUSSALAM,
Secretary to Government.

(Industries D)

NOTIFICATION

G. O. Rt. No. 289.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

Whereas it appears to the Government of Kerala that the land specified below is likely to be needed for a public purpose, to wit, for the Ghee Grading Scheme at Marukil Village, notice to that effect is hereby given to all whom it may concern under section 4 (1) of the Travancore Land Acquisition Act, XI of 1089. Government hereby authorise the Tahsildar, Neyyattinkara to exercise the powers under section 4 (2) of the Act.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനു്, അതായതു് മരുകിൽ വില്ലേജിൽ ഘീ ഗ്രേഡിംഗ് സ്കീമിനു് ആവശ്യമാകാൻ ഇടയുണ്ടെന്നു് കേരളഗവണ്മെന്റിനു തോന്നുന്നതുകൊണ്ടു് ആ വിവരത്തിനു് നോട്ടീസു് അതുമൂലം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ ഭൂമിയെടുപ്പു നിയമം 4 (1)-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ഇതിനാൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ആക്ടിലെ 4(2)-ാം വകുപ്പുപ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങളും വിനിയോഗിക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ നെയ്യാറ്റിൻകര തഹസീൽദാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ആവശ്യം—മരുകിൽ വില്ലേജിൽ ഘീ ഗ്രേഡിംഗ് സ്കീമിലേക്കു്.

SCHEDULE.

Taluk—Neyyattinkara. *Village*—Marukil.
താലൂക്ക്—നെയ്യാറ്റിൻകര. വില്ലേജ്—മരുകിൽ.

Sy. No.—165/2 *Extent*—20 cents.

By order of the Governor,
M. ABDUSSALAM,
Secretary.

Labour and Local Administration Department

NOTIFICATIONS

I

(1)

No. 30638/L5/58-1.

Dated, Trivandrum, 6th June 1958.

Under sub-rule (2) of Rule 29 of the Kerala Factories Rules, 1957, it is hereby notified that Rules 29 to 33 of the said Rules shall come into force at once in respect of factories in the territories transferred to Kerala from Madras State and on 1st June, 1958 in respect of factories situated in the former Travancore-Cochin State area.

(2)

No. 30638/L5/58-2.

Dated, Trivandrum, 6th June 1958.

Under sub-rule (2) of Rule 81 of the Kerala Factories Rules, 1957, it is hereby notified that Rule 81 of the said Rules shall come into force at once in respect of cotton textiles factories, cotton ginning factories, wood working factories and rubber factories.

(3)

No. 30638/L5/58-3.

Dated, Trivandrum, 6th June 1958.

Under Rule 88 (1) of the Kerala Factories Rules, 1957, it is hereby notified that Rule 88 of the said Rules shall come into force at once in respect of the classes or descriptions of factories specified in Part I and on 1st July 1958, in respect of classes or descriptions of factories specified in Part II, below.

Part I.

1. Cashew Factories
2. Chemical Works, manufacturing acids or caustic soda

Part II.

1 Paper Mills
2 All Chemical Factories
3 Rayon Factories
4 Soap Factories
5 Aluminium Facterios
6 Glass Factorios
7 Cotton Toxtiles Factories (omploying mere than 100 persons)
8 Sngar Facterics
9 Printing Presses (employing more than 50 porsons)
10 Engineering Works (da. do.)
11 Saw Mills (do. do.)
12 Tile Facteries (do. do.)
13 Factorles manufacturing articles out of rubber.

(4)

No. 30638/L5/58-4.

Dated, Trivandrum, 6th June 1958.

Undor Rulo 90(1) of the Kerala Factorios Rules, 1957, tt is hereby notified that Rule 90 shall come into force at enco in respoct of the following classes or descripiion of facteries :—

1 Papor Mills.
2 Engineering Warkshops
3 Chemical Works
4 Rayon Factories
5 Cement Factorios
6 Sugar Factorios
7 Soap Factories
8 Cotten Textiles Factorios

(5)

No. 30638/L5/58-5.

Dated, Trivandrum, 6th June 1958.

Under Rule 91(1) ef the Kerala Factories Rules, 1957, it is hereby notified that tho provisions rolating to Canteons in Rules 91 to 97 of the said Rulos shall ceme inte force at once in rospect of the following factorles namely :—

TRIVANDRUM DISTRICT.

1 State Transport Central Works, Pappanamcode
2 Tho Body Building Workshop, State Transpert Depot, Trlvandrum
3 K. Gopinathan Nair & Co., Cashew Factory, Kilimanoor
4 Government Enginooring Workshops, Trivandrum
5 Government Pross, Trivandrum
6 Musaliar Iadustrios Prlvate Ltd., Kallampalam, Navaikulám, Attlngal
7 Musaliar Industries Privato Ltd., Madavoor, Kilimanoor
8 Vljayabharat Cashow Co., Navaikulam

QUILON DISTRICT.

1 Punalnr Paper Mills, Punalur, P. O.
2 Poirce Leslie & Co., Kundara
3 Themas Stephen & Co., Ltd., (Tlle Section) Mundakal, Quilen
4 M/s. A. Abdnl Khadar Musaliar & Sons, Kilikolleor, Quilon
5 P. M. Rodrigus & Ce., Kannaalloor
6 M/s. A. Abdul Khadar Musaliar & Sons, Mynagappally, Thevalakara
7 Sujir Ganesh Nayak & Co., Cashew Factory, Ayathil, Mulluvila
8 Bakul Cashew Co., Pazhayattinkuzhy, Kolloorvila, Qnilen
9 De. Thottekuzhi, Quilon
10 Shanmughavilas Cashow Factory, Anchal
11 Do. Porayam
12 Do. Kizhakothanam
13 Do. Avannoor, Kottarakara
14 Do. Ambalathumkavala, Ezhukone
15 Shanmughavllas Cashew Factory, Nodumpaikulam, Kundara
16 The IIndustan Cashew Preducts Ltd., Kundara
17 Do. Krishnapuram
18 Jemtnı Cashew Salos Corporation, Charumood
19 Do. Noornad
20 M/s. Harrisons & Crossfield Ltd., Eng. Works, Quilon
21 De. Tile Works, Quilon
22 M/s. K. Gopinathan Nair & Co., Thazhamel, Anchal
23 Sujir Ganesh Nayak & Co., Mulavana, Kundara
24 The Seuthern India Cashow Co., No. I, Kureepally
25 Do. No. II, Kundara
26 Do. No. III, Puthoor
27 Parvathi Mills Private Ltd., Quilon
28 K. Kunjukrishna Pillal & Co., Cashew Factory, Kuzhiyam
29 K. Mythoen Kunju & Sons Privato Ltd., Kundara
30 Do. Thevalakara
31 Do. Noduvathoor
32 Do. Oyoor
33 Do. Ayathil
34 M. P. Kosavan & Sons, Karikode
35 Gemtni Cashow Sales Corporation, Kadapakada, Quilon
36 Do. Onampalam, East Kallada
37 The Indian Cashow Trading Ce., Kallada
38 N. A. N. R. Cashew Factory, Parakulam, Kottiyam
39 Bakul Cashow Co., Eravipuram, Mayyanad, Quilon
40 N. A. N. R. Cashew Factory, Polaytltliedo, Quilon
41 M. P. Govindan & Sons Private Ltd., Kilikelloor
42 Do. Karikode
43 Do. Keralapuram, Kundara
44 Do. Ezhukeno
45 Do. Puthoor, Kottarakara
46 Dhanalakshmi Vilasom Cashew Factory No. 1, Kolloervila
47 Raj Cashew Co., Umayanelleor, Quilen
48 Tho National Nut Co., Mylakkad, Kottiyam P. O.
49 Kunjukrishna Pillai & Co., Cashow Factory, Pooyapally, Kottarakara
50 K. Gopinathon Nair & Co., Cashow Factory, Thevalakara, Mynagapally, Karunagapalli
51 Dhanalakshmi Vilas Cashew Factory No. II, Karunagapally
52 Jayasroc Cashew Co., Docontmukku, Mukhathala
53 Sujir Ganesh Nayak & Co., Perumpuzha, Kundara
54 Shanmnghavilas Cashewnut Factory, Paripally
55 Do. Kalluvathukkal
56 William Goodacre & Sons, Ltd., Quilon
57 Vijayalaxmi Cashew Co., Chandanathope
58 Hindustan Cashow Products Prlvate, Puthoor
59 Bharath Cashew & Produce Co., Private Ltd., Ayathil
60 Do. Ayathil No. I
61 P. Neelakanta Pillai & Co., Panaveli Factory, Kottarakara
62 Sujir Ganesh Nayak & Co., Ayoor
63 K. Paramcswaran Pillai, Cashew Factory, Kundara
64 Tho Aluminium Industries Ltd., Kundara
65 K. Paramcswaran Pillai, Cashew Factory, Sasthamcotta
66 Do. Kilikolloor

67 K. Paramesivaran Pillai Cashew Factory, Kadampanad
68 Do. Paripally
69 Retna Cashew Works, Kilikolloor
70 K. Kunjukrishna Pillat, Cashaw Factory, Velamkonam, Kundara
71 Sujir Gauesh Nayak & Co., Cashaw Factory, Avaneswaram
72 P. Noolakanta Pillai & Co., Kottiyam
73 Do. Chathannoor
74 South India Corporation Ltd., Kottiyam
75 Do. Pazhayattinkuzhi
76 A. Abdnl Khadar Musaliar & Sons, Kanuimel, Quilon
77 Musaliar Industries (Private) Ltd., Parur
78 Do. Ezhukone
79 Do. Kundara
80 Do. Karimpinpuzha
81 Do. Mylom
82 Do. West Quilon
83 Do. Kallada
84 Do. Maranad
85 Do. Mullnvila
86 Do. Kndikode
87 Do. Kareapara
88 Do. Chathanuoor
89 Do. Kottiyam
90 Do. Oliyakovil
91 Do. Kilikolloor
92 Do. Eradimangalam
93 Do. Kurcepally
94 Do. Chengamanad
95 Do. Bharanikavu
96 Do. Nallila, Kundara
97 Do. Kunnanalloor
98 P. Neelakanta Pillai & Co., Adichanalloor, Chathanoor
99 Southinco Cashew Factory, Adichanalloor
100 Travancore Cashew Processing Co., Ezhukone.

Alleppey District.

1 Aspinwall & Co., (Travancora) Ltd., Allappey
2 Do. Do.
3 Hindnstan Cashew Products (Privata) Ltd., Pathiyoor, Kayamkulam
4 The Allappay Co. Ltd., Alleppey
5 The Bombay Co. Private Ltd., Alleppey
6 Do. Pathirapally
7 William Goodacre & Sons Ltd., Alleppay
8 Do. Shertallal
9 Volkart Brothars Ageucy, Alleppay
10 Daragh Smail & Co., Ltd., Alleppey
11 V. O. Vakkan & Sons, Beach Road, Alleppay
12 Pairce Leslie & Co., Ltd., Kalavoor, Alleppey
13 The Indian Coir Manufacturing Co., Shertallai
14 The Travancore Sugars & Chemicals Ltd., Thiruvalla
15 The Empira Coir Works Ltd., Alleppay
16 The Royal United Carpet Factories, Aroor, P. O. Shertallai
17 Musaliar Industries (Private) Ltd., Kayamkulam

Kottayam District

1 Tha Travancora Camants Ltd', Nattakam, Kottayam

Ernakulam District

1 Indian Aluminium Co., Ltd., Alupuram, Alwaye
2 Standard Pottery Works Ltd., Alwaye
3 Travancore Ogale Glass Manufacturing Co., Alwaye
4 Travancore Rayons Ltd., Perumbavoor
5 The Fertilisers & Chemicals (Trav.) Ltd., Eloor, Alwaye
6 Mackor Pillai & Sons Ltd., Cashew Factory, Alwaye.
7 The Asok Taxtiles Ltd., Erumathala, Alwaye
8 Tata Oil Mills Co., Ltd., Tatapuram
9 Cochin Harbour--Workshops & Dry Dock & Power Station, Willington Island
10 Burmah Shall Oil Storage and Distributing Co., of India, Ernakulam
11 Madura Co., Ltd., Coir Factory, Palluruthy
12 Kathayee Cotton Mills, Alwaya
13 Chackolas Spinning and Weaving Mills, Kalamaserry
14 Aspinwall & Co., Ltd., Fort Cochin
15 Volkart Brothers, Hydraulic Prass Workshops, Coir and Produce Yards, Fort Cochin
16 Poirce Leslie & Co., Ltd., Hydraulic Prass, Coir Yarn Pressing Yard, Fort Cochin

Trichur District

1 Vanaja Taxtilas, Ramavarmapuram
2 The Sitaram Spinning and Weaving Mills Ltd., Trichur
3 M/s Alagappa Toxtiles, Alagappanagar
4 Jamuna Throad Mills Ltd., Koratti
5 Dalicious Cashaw Co., Railway Station Road, Alur
6 Commercial Agencies, Annurly, Pulloor
7 Popular Cashews, Irinjalakuda
8 Kuttanalloor Cashew Factory, Ollur

Palghat District

1 Kumar Industries, Edathara, Parli
2 Commonwealth Tile Factory, Olavakkot

Kozhikode District

1 Commonwealth Tile Factory, Puthiyara
2 Pairca Laslie & Co., Karaparamba Factory, Kozhikodo
3 Sait Nagjee Purushotham & Co., Private, Umbrella Section Ltd., Kozhikoda
4 Commonwealth Weaving Factory, Kozhikode
5 Volkart Brothers Hydraulic Prass, Kozhikoda
6 Zillaparambu Factory, Kozhikode
7 Standard Furniture Co., Ltd., Kallai
8 Star Tila Works, Kallai
9 Malabar Spinning & Weaving Co., Ltd., Kallai
10 Modern Tila & Clay Works, Feroke
11 Feroke Tile Co., Feroke
12 Standard Tila & Clay Works, Faroke
13 Calicut Tile Co., Faroka
14 Malabar Tile Works, Feroke
15 Karala Tilery, Feroke
16 Mammally Coffee Curing Works, Foroke
17 Commonwealth Tile Factory, Feroke
18 St. Vincents Industrials, Charitable Road, Kozhikode

Cannanore District

1 Baliapatam Tila Works, Pappinisseri
2 The Western Indian Plywoods Ltd., Mill Road, Baliapatam
3 Commonwealth Weaving Factory, Cannanore
4 Cannanore Spinning & Weaving Mills Ltd., Cannanore
5 Chonnadum Cashew Factory, Eranholly, Tellicherri
6 Central Jail, Cannanore
7 United Cashaw Industries, P. B. No. 33, Tallicherri

8 Western India Cotton Ltd., Pappinisseri

(6)

No. 30638/L5/58-6.

Dated, Trivandrum, 6th June 1958.

Under Rule 98(1) of the Kerala Factories Rules, 1957, it is hereby notified that the Rule 98 of the said Rules shall come into force at once in respect of the following classes or descriptions of factories.

1 Cashew Factories
2 Match Factories
3 Paper Mills
4 Cotton Spinning, Hosiery Works and Cotton Weaving Factories
5 Coir Mats and Matting Factories and Yarn Bailing Factories
6 Factories manufacturing splints veneers or plywood
7 Saw Mills and Wood Works
8 Soap Factories
9 Coffee Works
10 Tile Factories
11 Engineering Works
12 Chemical Factories
13 Rayon Factories
14 Cement Factories
15 Sugar Factories
16 Aluminium Factories
17 Rubber Factories
18 Printing Presses
19 Glass Factories

(7)

No. 30638/L5/58-7.

Dated, Trivandrum, 6th June 1958.

Under Rule 99(1) of the Kerala Factories Rules, 1957, it is hereby notified that Rules 99 to 102 of the said Rules shall come into force at once in respect of the following classes or descriptions of factories.

1 Cashewnut Factories
2 Match Factories
3 Paper Mills
4 Cotton Spinning and Weaving Mills
5 Coir Mats and Matting Factories and Yarn bailing factories
6 Tile Factories
7 Factories manufacturing splints, veneers or plywood
8 Coffee Works

(8)

No. 30638/L5/58-8.

Dated, Trivandrum, 6th June 1958.

Under Rule 122(3) of the Kerala Factories Rules, 1957, it is hereby notified that Rule 122 of the said Rules shall come into force at once.

11

No. 24126/L2/58-7.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Whereas the Government of Kerala are satisfied that many adjudication proceedings in relation to industrial disputes are pending disposal before the Labour Court, Quilon and that only a few adjudication proceedings are now pending before the Industrial Tribunal, Kozhikode and whereas in the opinion of the Government, it is necessary to withdraw certain proceedings that were referred and transferred to the Labour Court, Quilon and re-refer them to the Industrial Tribunal, Kozhikode, for reducing the pendency and for the expeditious disposal of the said proceedings and to suit the convenience of the parties.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 33-B and Section 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act 1947 (Central Act XIV of 1947) the Government of Kerala hereby withdraw the proceedings specified in column (1) of the Schedule appended herewith and now pending before the Labour Court specified in column (2) thereof and refer the proceedings to the Industrial Tribunal mentioned in the corresponding entries in column (3).

SCHEDULE.

	(1)	(2)	(3)
1	Industrial Dispute No. 6/58 regarding Chembra Peak Estate, P.O. Meppadi referred by G.O. No. 19012/L5/58-1 dated 2-4-1958.	Labour Court, Quilon.	Industrial Tribunal, Kozhikode.
2	I. D. 53/58 regarding the Feroke Match Works, Feroke referred by G. O. L. Dis. 19835/57/L & LAD. dated 15-10-1957.	do.	do.
3	I.D. 54/58 regarding Sri Punathil Mammoo, Boat owner, Kozhikode and 7 others referred by G.O. L. Dis. 20488/57/L & L A D dated 25-10-1957.	do.	do.
4	I. D. 55/58 regarding the Prakash Kaumudi Printing Works, Kozhikode and P.K. Brothers Binding Section Kozhikode, referred by G.O. L.Dis. 23955/57/L&LAD dated 27-11-1957.	do.	do.
5	I. D. 56/58 regarding Karapara Estate, Padagiri P.O., Nemmara referred by G.O. L.Dis. 26420/57/L&LAD dated 17-12-1957.	do.	do.
*6	I. D. 57/58 regarding Anangamala Estate, Chunangad P. O., via Ottapalam, Palghat District referred by G.O. L.Dis. 27260/57/L&LAD dated 23-12-1957. (* I. D. 57/58—styed by High Court)	do.	do.
7	I.D. 58/58 regarding Common Wealth Tile Factory, Feroke referred by G.O. L.Dis. 27587/57/L&LAD. dated 6-1-1958.	do.	do.
8	I. D. 59/58 regarding N. C. Beeran, Kunhi Boat Owner and Contractor, Kozhikode and 3 others referred by G.O. No. 3498/L5/58-1 dated 31-1-1958.	do.	do.
9	I. D. 60/58 regarding Panthalur Plantations (Private) Ltd., Pattikad P.O., Perinthalmanna, Palghat District, referred by G.O. 6868/L5/58 dated 4-2-1958.	do.	do.
10	I. D. 61/58 regarding The Western India Plywood Ltd., Baliapattam referred by G.O. 10915/L5/58-1 dated 24-2-1958.	do.	do.
11	I. D. 62/58 regarding Malabar Saw Mills, Puthiapalam, Kozhikode referred by G. O. No. 11539/L5/58-1 dated 25-2-1958.	do.	do.

(1)	(2)	(3)
12 I. D. 63/58 regarding A. P. Saw Mills, Wost Kallai, Kozhikode referred by G.O. 11540/L5/58-1 dated 27-2-1958.	Labour Court, Quilon.	Industrial Trlbunal, Kozhlkode.
13 I. D. 64/58 regardiug Pooncbola Rubber Estate, Pottaseri, Perinthalmanna, referrod by G.O. 14730/L5/58-1 dated 7-3-1958.	do.	do.
14 I.D. 65/58 regardiug Zilla Printiug Press, Kozhlkodo reforred by G. O. 14737/L5/58-1 datod 7-3-1958.	do.	do.
15 I. D. 66/58 regarding K.M.S. Bus Service, Palghat referred by G.O. 10494/L5/58-1 datod 19-3-1958.	do.	do.

III

(1)

No. 35415/L5/58-1.

Dated, Trivandrum, 16th June 1958.

In exorcise ol the powers conferred on them by Sectlon 5 of the Factories Act 1948 (Central Act LXIII of 1948) Govornment bereby exompt for o further period of three months from 1-12-1957, the Government Prosses at Trivaudrum and Ernakulam lrom the provislons of Sections 51, 52, 53, 54, 56 and 64 of the said Act.

(2)

No. 35415/L5/58-2.

Dated, Trivandrum, 16th June 1958.

In oxorclse of tho powers conferred ou thom by Soctlon 5 of the Factorles Act 1948 (Contral Act LXIII of 1948) Governmont horoby oxempt for a furthor period of three muuths from 1-3-1958 the Governmont Pressos at Trivandrum and Eroakulam, from the provisions of Sections 51, 52, 53, 54, 56 and 64 of the said Act.

By order of tho Govoruor.

P. I. Jacob,
Secretary.

(Harijan Welfare)

CIRCULAR

No. 36013/B3/58.

Dated, Trivandrum, 14th June 1958

Sub:—Prompt supply of text books—Backward Class students in Schools—arraugomonts made.

Ref:—G. O. Rt. 2127/B3/58 dated 12-6-1958.

As per the G. O. referrod to abovo students belonging to Schoduled Castos, Scheduled Tribos, Kudumbis and Christian Convorts from Scheduled Castos and Scheduled Tribes pursuing prematriculation studies within the State of Kerala are eligible for lump sum grant etc., for the purchase of Books and dross. As there should not bo tho least delay iu the supply of Books to the Backward class students, Government direct that as soon as the toxt books are got ready the teachors ln all the schools ln tbe whole of Kerala will supply the elligible students with books aud deduct in duc course the cost of books from the lump sum paymeut due to the studouts. All Educational Authorities concerned are requested to follow strlctly these orders.

By order,

K. Pankajakshy,
Assistaut Secertary.

Abstracts.

G. O. Rt. 2127.

Dated, Trivaudrum, 12th June 1958.

Harljan Welfere—Educational concessions—Scheduled Castes, Schoduled Trlbes, Christian Converts and Other Backward Communitios, Pre-Matriculation studios—1958-59—Sauctioned.

Read:—1. G. P. D. Dis. 4911/57/PL&D dated 9-6-1957.

2. G. P. D. Dis. 5979/57/PL&D datod 17-7-1957.

3. G. P. D. Dis. 5966/57/PL&D dated 2-8-1957.

4. G. O. (Ms.) No. 197 datod 21-2-1958.

5. Letter No. B5-4741/58 datod 17-5-1958 lrom the Director of Harijan Welfaro.

Order

1. The Governmout are pleased to sanctiou the following concessions to the students bolonging to Schoduled Castes, Scheduled Tribos, Kudumbis, Christian convorts from Schedulod Casies and Scheduled Tribes, Othor Backward Commuuitios and Christian cooverts from other Backward Communities studying iu Harijau Primary, Middle, High and Tratning Schools (oither Governmeut or recognised by Govornmont) in the whole ol Kerala lor tho year 1958-59.

2. Scheduled Castes, Schedule Trlbos, Kudumbies and Christian convorts from Schodulod Castes and Scheduled Tribes are eligiblo in addition to full fee concossions i. e. exomptiou from all kinds of fees such as tuition fecs, spocial fecs, oxamiuation feos, game foes, library feos, etc., for two years iu each class, without any restrictiou to thoir income, for lump sum grant and mouthly stipend at the rates noted below for the first yoar of study in each class.

	Scheduled Castes and Kudumbies.		*Christian Converts (SCS & Sts).*		*Schoduled Tribes.*	
Lower Prlmary Schools including Harijan Welfare schools under Harijan Welfare Department.	Lump sum grant.	Monthly stlpond.	Lump sum grant.	monthly stipeud.	Lump sum grant.	monthly stipend.
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Standard 1—III	3	nil	3	nil	3	nil
do. IV & V	4	uil	4	uil	4	nil
Upper Primary Standard VI to VIII	25	uil	25	nil	15	
High School Classes Standard IX to XI	40	nil	40	nil	25	
Training Schools (a) Higher non-stipendiary	60	30	60	30	60	
(b) Secondary-non do.	60	30	30	25	6'	

For a period of 9 months.

3. Stndents belonging to the abeve-mentiened cemmunltles who appear as private candidates for the S. S. L. C. Examination will be granted exemption frem payment ef examination fee fer the second appearance en prodnctien ef necessary certificates as per the G. O. read as 4th paper above.

4. In the case of Schednled castes, Scheduled tribes, Kudumbics and Christian Cenverts students selected fer Trachers' Training in the Malabar area whe are eligible fer menthly stipend from the Educatlen Department, they will be granted lump sum grant in full and alse an amount as menthly stipend equal to the difference between the stipend granted frem the Educatien Department and the stipend granted frem the Harijan Welfare Department.

5. Students helenging to Other Backward Cemmunities and Christian Converts from them will be granted exemption frem all fees except game fees fer one year in each class on preduction of inceme and community certificates frem Tahsildar the inceme limit being Rs. 900 (Rs. nine hundred enly).

6. No cencessien will be granted to Other Backward Communities and Christian Converts frem them whe get the cencessien of free educatten frem the Educatien Department.

7. Each Distrlet Welfare Officer will be supplied with service stamps werth Rs. 300 (three huadred enly) for use in cennectien with the grant ef the above concessiens.

8. The Government also hereby erder that the orders issued by the Directer of Harijan Welfare and the District Welfare Officers in regard te the grant ef educatienal cencessions te Backward Communltics and Other Backward Communitles de net require cenfirmatien by the Educatienal Autherltles and that the Director ef Public Instruction, Directer ef Cellegiate Educatien and the Directer of Technical Edncation sheuld see that such orders are lmplemented witheut the least delay by their suberdinates.

9. The list ef communities eligible fer educational cencessiens frem the Harijan Welfare Department forwarded by the Directer of Harijan Welfare ls appreved.

10. With regard to the rules sinee they requlre revision the same will be appreved later on. Pending revision of the rules, the rules which were in feree during the academic year 1957-58 will be fellewed.

11. Orders regarding the entertainment ef additional staff will be lssued separately.

12. The expenditure tewards the grant ef cencesslens te Scheduled Castes, Kudumbies, Christian Cenverts frem Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Other Backward Cemmunites and Christian Cenverts frem Other Backward Communities will be met from the provisien under "47. Mis. A (c) 2. Welfare Measures 1-3 Education V. Other charges. V. Secendary and Primary', and that for Scheduled Trlbes frem "47. Misc. A (c) 2. Welfare Measures-II—Welfare ef Scheduled Tribes-2-Educatien—other charges-1-Educatienal concesslens in Schools and Celleges".

11

Harijan Welfare—Educatienal Cencessions—Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Kudumbls, Christian cenverts and Other Backward Cemmunities—Post matric studies—1958-59—Sanctlened.

G. O. Rt. No. 2126,

Dated, Trivandrum, 12th June 1958.

Read—1. G. P. Bc 3-22187/54/DD dated 20-2-1957.

2. G. P. Bc 3-4884/57/PL & D dated 1-7-1957.

3. G. P. Bc 3-4913/57/PL & D dated 1-7-1957.

4. G. P. Bc 3-4920/57/PL & D dated 2-7-1957.

5. G. P. D. Dis. 16922/57/L & LAD dated 13-9-1957.

6. G. P. HW (b3) 4194/57/PL & D 12-10-1957.

7. G. O. (Rt) 1117 dated 25-3-1958.

8. Letter Ne. B4-4516/58 dated 6-5-1958 frem the Directer ef Harijan Welfare.

9. Letter No. B4-4516/58 dated 13-5-1958 frem the Directer ef Harijan Welfare.

10. G. O. (MS) 715 dated 19-5-1958.

11. G. O. (MS) 792 dated 9-6-1958.

ORDER.

1. The Government sanction the fellewing concessions te Scheduled Tribes, Scheduled Castes, Kudumbis, Chrlstian cenverts from Scheduled Castes and Scheduled Trlbes, Other Backward Cemmunities and Christlan cenverts frem other Backward Communlties whe are studying in the various Pest Matric Institutiens (either Gevernment er recegnised by Government or by the Kerala University) In the State of Kerala for the academic year 1958-59.

2. Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Kudumbis and Christian cenverts from Scheduled Castes and Scheduled Trlbes wlll be granted full fee cenccssien including exemption frem payment ef all kinds of fees for two years in each class witheut any restrictien to their inceme. In additien to full fee cencession those students will be granted menthly stipend and lump sum grant fer the purchase ef boeks and dress fer the following ceurses at the rates noted agalnst each fer the first year of study in each class.

Ceurses ef study.	Scheduled Castes.	Scheduled Tribes aud Kudumbis.	Christian converts from Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	
	L. S. Graut Rs.	Menthly stipend.	L. S. Grsot Rs.	Menthly stipend.
Arts and Science Celleges	60	Actual bearding and ledging expenses te these residing in cellege hostels or a menthly stipeud at the rate ef Rs. 45 to those net residing in hostcls and whose permanent residence is beyeud 5 Mls. ef the cellege and Rs. 40 te ethers	30	Rs. 25 p. m. for a period of 9 mouths iu a year excluding the months ef April, May and June when the colleges will be closed
1st year ef the 3 year Degree course	70	"	25	"
2nd year de.	70	"	35	"
3rd year de.	60	"	30	"
IV U. C.	60	"	30	"
Pest Graduate ceurse	100	"	50	"
Nen-degree course	50	"	25	"
Ayurveda Cellege	120	"	60	Actual boarding and lodging charges to those whe reside in college bestels and Rs. 25 p.m. fer 9 months te others
Enginecring Degree ceurse	150	"	75	"
Engiueering (Non-degree Post Matric)	50	"	25	"
Agricultural College	150	"	75	"
Veterinary Cellege	200	"	100	"
Medical Cellege	250	Actual berding and ledging expenses in the college hestel er a meuthly stlpend ef Rs. 45 te fhose not residing in the cellege hostels	125	"
Maharaja's Techuelegical Institnte, Trichur (Ceurses ether than automobile certificate ceurse) Gevernment Pelytechuic, Kalamassery, Institute ef Textile Techuelegy, Trivandrum (Diplema ceurse) S. N. Pelytechuic, Quilen and Alagappn Nagar Pelytechnlc, Alagappa Nagar	50	Monthly stipeud at the rate of Rs. 45 to these coming frem places beyend 5 miles and Rs. 40 te ethers	25	Rs. 25 p.m. fer a period of 9 menths in a year
Law Colleges	150	"	50	"
Teachers' Tralning Cellege (Post-graduate)	100	"	50	"
Ce-eperative Cellege, Trivandrum	50	"	25	"
College ef Physlcal Educatien (Diploma ceurse)	50	"	25	"
De. certificate eeurse	35	"	18	"
Cemuerclal Institute fer ceurses lu atleast two subjects te candidates whe have passed S. S. L. C.	Nil	Menthly stipend at Rs. 20 fer a period ef 9 menths	Nil	The concessien at last year's rate
Midwifery	75	Menthly stlpeud ef Rs. 40 fer a peried ef 2 years	38	Rs. 25 p. m. fer 9 months fer ench year of the 2 years' ceurse
Compouuding and Health Inspector's course	50	Do. for ene year	25	Do. for ene year

3. In places where reservation is made in College Hostels as per the G. O. read as 10th paper above stipend will be given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes students only if they apply for admission to those hostels and fail to secure seats.

4. As regards the grant of concessions for the Nurses Training course the Director of Harijan Welfare will submit separate proposals after ascertaining the duration of the course in due course.

5. With regard to the grant of concessions to the Backward communities and Other Backward Class students in the Rural Institute, Paraniyam the proposal promissed by the Director of Harijan Welfare are awaited.

6. The Government consider that it is not necessary to extend the concessions granted to Kudumbis to Christian converts from them.

7. The Other Backward Communities students and converts from them will be granted full fee concession on production of necessary income and community certificates, the income limit being Rs. 1080 (Rs. One thousand and eighty only) for the Pre-university and Diploma courses and Rs. 1440 (Rs. One thousand four hundred and forty only) for the three year Degree Course, Post-graduate and other degree courses.

8. Other Backward Community students in the Malabar area who were getting scholarships, both residential or non-residential from the Harijan Welfare Department are allowed to enjoy these scholarships in addition to half fee concession till they complete their courses of studies subject to the rules relating to the grant of such scholarships.

9. Sanction is also accorded to the Principals of colleges (both Government and those recognised by the Government or the University of Kerala) to draw in advance necessary funds on bills countersigned by the District Welfare Officers concerned in proportion to the number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Kudumbi and Christian converts students who were given concessions last year in each college for making advance payments to them towards lump sum grant for the purchase of books and dress. A statement showing the number of students given concessions last year in each college, the anticipated number of schednled castes Scheduled tribes and Christian converts from them this year and the amount which is to be drawn by the Principals of each college in advance before the commencement of admission, is attached to this order.

10. The Government also hereby order that the orders issued by the Director of Harijan Welfare and the District Welfare Officers under him in regard to the grant of concession to Backward Community and Other Backward Class students in all stages of education do not require confirmation by the educational authorities. The Director of Public Instruction, Director of Collegiate Education, District Educational Officers and Director of Technical Education will see that such orders of the Director of Harijan Welfare and the District Welfare Officers are implemented by their subordinates without the least delay.

11. With regard to the creation of additional posts of L. D. clerks in the offices of the District Welfare Officers, orders will be issued separately.

12. The list of communities eligible for concessions from the Harijan Welfare Department forwarded by the Director of Harijan Welfare is also approved.

13. As the draft rules submitted by the Director of Harijan Welfare require modification they will be considered and approved later on. Pending revision of the rules the rules which were in force during the academic year 1957-58 will be followed for the grant of concessions for the year 1958-59 as well.

14. The expenditure on account of grant of concessions to Scheduled Castes, Kudumbis, Christian converts from Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Communities and Christian converts from Other Backward Communities will be met from the provision under "47 Misc. A (c) 2. Welfare Measures 1 (3) Edn. Other charges. 1 Post Matric Studies and that for Scheduled Tribes from the budget head under 47 Mis. (A) c 2. Welfare measures ff Welfare of Scheduled Tribes 2. Edn. Other charges (i) Educational concessions in Schools and Colleges.

STATEMENT SHOWING THE AMOUNT OF AD-HOC LUMP SUM GRANT TO BE DRAWN IN ADVANCE BY THE PRINCIPALS DURING 1958-59.

Institutions in which Scs., Sts., & X'ons converts have to be given lump sum grants, etc.	No. of Scs. Scs. given lump sum grants for 1957-58	Anticipated No. of Scs. & Sts. to be given L.S. grant etc., for 1958-59	Ad-hoc amount anticipated for Scs. & Sts. for 1958-59	No. of X'ans converts L.S. grant, etc. for 1957-58	Anticipated No. of converts for 1958-59	Ad-hoc amt. anticipated for converts 1958-59	Total of the anticipated No. of Scs., Sts. & converts from them given L.S. grant for 1958-59	Amount of ad-hoc L.S. grant to be drawn in advance by the Principal
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. University College, Trivandrum	19	40	1800	5	10	350	50	2150
2. Intermediate College Trivandrum	16	35	1450	8	15	525	50	1975
3. M. G. College, Trivandrum	68	75	5600	16	10	700	95	6300
4. Marcranrous College Trivandrum	11	15	1050	12	16	560	31	1610
5. College for Women, Trivandrum	33	40	1800	11	20	700	60	2500
6. N. S. S. College for Women Trivandrum	6	8	560	2	4	140	12	700
7. Sanskrit College, Trivandrum	1	5	350	..	..	..	5	350
8. S. N. College, Quilon	44	50	3500	5	10	350	60	3850
9. S. N. College, for Women, Quilon	19	25	1750	..	..	..	25	1750
10. F. M. N. College, Quilon	15	20	1400	15	20	700	40	2100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11. N. S. S. College, Pandalam	35	40	2800	9	10	350	50	3152
12. N. S. S. College, Changanacherry	84	90	6300	34	40	1400	30	7702
13. St. Berchman's College, Changanacherry	7	8	560	10	15	315	23	815
14. Assumption College Changanacherry	..	2	140	1	3	105	5	145
15. Mar Thomas College Thiruvalla	10	12	870	27	30	1050	41	1912
16. Catholicate College, Pathanapuram	8	10	700	5	6	110	17	910
17. C. M. S. College, Kottayam	20	24	1680	38	40	1400	64	3082
18. St. Thomas College, Palai	10	12	840	6	8	180	20	1112
19. B. C. M. College, Kottayam	1	1	140	8	10	350	11	490
20. St. Thomas College, Kozhancherry	14	16	1120	14	15	515	31	1645
21. Mar Athanasius College, Kothamangalam	2	3	110	1	1	70	5	182
22. Nirmala College, Muvattupuzha	3	4	180	3	5	175	9	455
23. St. Joseph's College for Women, Alleppey	..	2	140	..	1	35	3	175
24. S. D. College, Alleppey	16	30	1100	1	3	105	33	1205
25. Union Christian College, Alwaye	3	4	180	11	15	525	19	805
26. Maharaja's College, Ernakulam	69	75	5600	3	5	175	80	5775
27. St. Theresa's College Ernakulam	..	1	70	..	1	35	2	105
28. St. Alberts College, Ernakulam	13	15	1050	1	3	105	18	1155
29. Sacred Heart College Thevera	4	5	350	1	1	70	7	421
30. Sri Sankara College Kaladi	10	25	1750	..	..	..	25	1112
31. St. Thomas College Trichur	33	35	2450	..	..	..	35	1450
32. St. Mary's College, Trichur	15	20	1400	..	..	..	10	1408
33. Sri Kerala Varma College Trichur	11	12	870	..	..	..	12	872
34. Government College Chittoor	7	10	700	..	..	..	10	720
35. Christ College, Irinjalakuda	9	10	700	..	..	..	10	780
36. Government Victoria College, Palghat	16	19	1330	..	..	..	19	1310
37. Little Flower College Guruvayoor	1	2	140	..	..	..	2	240
38. Farook College, Farook	12	15	1050	..	..	..	15	1030
39. Guruvayoorappan College, Kozhikode	4	5	350	—	—	—	5	350
40. St. Joseph's College Kozhikode	4	5	550	..	—	—	5	350
41. Malabar Christian College, Kozhikode	16	20	1400	—	..	—	20	1400
42. Providence College, for Women, Kozhikode	4	5	350	—	—	—	5	350
43. Government College Tellicherry	6	6	410	—	—	—	6	410
44. Government College Kasargode	4	5	350	—	—	—	5	350
45. Law College, Trivandrum	7	10	1500	—	—	—	10	1500
46. Law College, Ernakulam	3	5	750	—	—	—	5	750
47. Government Training College, Trivandrum	1	2	200	—	—	—	1	200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48. Titus Second Teachers College, Thiruvalla	..	1	100	..	..	..	1	100
49. N. S. S. Training College, Pandalam	..	1	100	..	..	..	1	100
50. N. S. S. Training College, Changanacherry	2	3	300	..	..	..	3	300
51. Mar Theophilus Training College, Trivandrum	..	1	100	..	..	..	1	100
52. Mount Carmel Training College, Kottayam	..	1	100	..	...	..	1	100
53. St. Joseph's Training College, Mannanam	..	1	100	..	..	..	1	100
54. Government Training College, Kozhikode	..	1	100	..	..	..	1	100
55. Medical College, Trivandrum	24	30	7500	2	5	225	35	8225
56. Medical College, Kozhikode	3	5	1150	..	2	250	7	1400
57. Ayurveda College, Trivandrum	7	10	1200	..	..	..	10	1100
58. Madhava Ayurveda College, Ernakulam	3	6	600	..	..	..	6	600
59. Engineering College, Trivandrum	7	10	1500	1	2	150	12	1650
60. Agricultural College Trivandrum	8	10	1500	..	2	150	12	1660
61. Veterinary College, Trichur	1	2	400	..	..	..	2	400
62. Physical Education College, Trivandrum	..	1	100	..	..	..	2	100
63. Textile Technology Trivandrum	10	10	500	..	..	..	10	100
64. Government Commercial Institute, Ernakulam	11	10	500	..	..	..	10	500
65. M. T. I. Trichur	7	10	500	..	..	..	10	500
66. S. N. Polytechnic, Quilon	..	2	100	..	..	..	2	100
67. Co-operative College, Trivandrum	6	10	500	...	..	..	10	500
Total	866	1004	80300	267	340	22590	1344	Rs.92,890

III

G.O. Rt. No. 2112.

Dated, Trivandrum, 9th June 1958.

Whereas it appears to the Government of Kerala that the land specified in the schedule below is needed for a public purpose, to wit, for the provision of housesites to the Harijans of Morazha amsom, Taliparamba Taluk in Cannanore District, notice to that effect is hereby given to all whom it may concern in accordance with the provisions of section 4 (1) of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act I of 1894) and the Government of Kerala hereby authorise the Special Tahsildar, for Land Acquisition (Harijan Welfare) Cannanore District, Cannanore, his staff and workmen to exercise the powers conferred by section 4(2) of the said Act. Under sub-section (4) of Section 17 of the Act, the Government of Kerala direct that in view of the urgency of the case the provisions of Section 5A of the Act shall not apply in this case.

SCHEDULE.

District—Cannanore. *Taluk*—Taliparamba.

Amsom—Morazha. *Desom*—Morazha.

Ryotwari, unoccupied dry, R. S. 9/2. Registered holder—Kadamberi Devaswam Uralan Samanthan Karakkattidathil Unnaman Nambiar, Kanhileri amsom, Taliparamba Taluk. Managing Trustees—K. Koman Nair, Taliparamba Amsom. Kuzhikkanamdar and occupant—Thiyyancheri Neduvileveetil Chathukutty Nambiar, Morazha amsom. Extent—0.20 acre. (approximate)

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന്, അതായത് തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് മൊറാഴ അംശത്തിലെ ഹരിജനങ്ങൾക്ക് വീടുകെട്ടി പാർക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കേരള ഗവണ്മെന്റിന് തോന്നുന്നതിനാൽ ആ വിവരത്തിന് 1894-ലെ സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്റ്റ് (1894-ലെ 1-ാം സെൻട്രൽ ആക്റ്റ്) 4 (1)-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ആക്റ്റ് 4 (2)-ാം വകുപ്പിനാൽ നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കേരള ഗവണ്മെന്റ് കണ്ണൂർ ഹരിജൻ വെൽഫെയർ സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ തഹസിൽദാരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫിനെയും ജോലിക്കാരെയും ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാര്യത്തിന്റെ അടിയന്തിരസ്വഭാവം പരിഗണിച്ച് ആക്റ്റ് 5 എ എന്ന വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഈ കാര്യത്തിന് പ്രായോഗികമാവുന്നതല്ലെന്ന് ആക്റ്റ് 17-ാം വകുപ്പ് (4)-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പട്ടിക.

ജില്ല—കണ്ണൂർ. താലൂക്ക്—തളിപ്പറമ്പ്.

അംശം—മൊറാഴ. ദേശം—മൊറാഴ.

രയത്തുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റീസർവ്വേ 9/2. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—കടമ്പേരി ദേവസ്വം ഊരാളൻ സാമന്തൻ

കരക്കാട്ടിടത്തിൽ മണ്ണാമൻ നമ്പൂർ, കാഞ്ഞിരങ്ങാടി അംശം, തളിപ്പറമ്പ താലൂക്ക്. ഒാന്നാംഗ് ടസ്റ്റീ—കെ. കോരൻനായർ, തളിപ്പറമ്പ് അംശം. കുടികാണക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—തിരുമേനി നടുവിലെ വീട്ടിൽ ചാത്തുക്കുട്ടിനമ്പൂർ, മൊറാഴ അംശം.

വിസ്തീർണ്ണം—0.20 ഏക്കർ (ഏകദേശം).

By order of the Governor,

P. I. Jacob,
Secretary.

DECLARATIONS

I

G. O. Rt. No. 2175.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Whereas the Government of Kerala having been satisfied that the lands specifiod below have to be acquired for a public purpose and it baving been decided that the compensatlon te be awarded for the lands should be paid out ef the publtc revenue the following declaration is issued under Section 5 ef the Cochin Land Acquisition Act II of 1070.

Under section 5 of the Cochin Land Acquisltion Act II of 1070 the Government of Kerala hereby declare that the lands specified belew and measuring 1'270 cents, be the same a little more or less, are needed for a public purpese, to wit for opening a lane and under sectiens 2 and 6 of the said Act the Special Land Acquisition Tahsildar for the Department of Harijan Welfare, Trichur, is appointed to porform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands.

A plan of the lands is kept in the office ef the Special Land Acquisltion Tahsildar and may be inspected at any time during office heurs. (B16-11266/57)

Scheeule

Taluk—Talappilly. *Village*—Vonganellur.

Purpose—Fer epening a lane.
Extent—1 cent 270 sq. links.

Paramba, Sy. Ne. 703/8 (subdivided from Sy. 703/7). Boundaries—North Sy. 703/7, east 654, south 705/3, west 703/6. Extent—1 eent 270 sq. links. Pattadar—Venganellur Devaswam. Verumpattam eccupant — Kumkumath Kesavan Nair. Owner of Improvements—Javulli Velangupara Cherian Sebastin.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് കേരള സർക്കാരിനു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കയാലും, അതിനുള്ള പ്രതിഫലം പൊതുനികുതി വരവിൽനിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും 1070-ലെ 2-ാം ആക്ടായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പു നിയമം 5-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം താഴെ കാണുന്ന പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 1 സെൻറ് 270 സ്ക്വയർ ലിംഗ്സ് അല്പം കൂടുതലാകട്ടെ കുറവാകട്ടെ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് ഒരു വഴി തുറക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണെന്നും, 1070-ലെ 2-ാം ആക്ടായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പുനിയമം 2-ം, 6-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഹരിജൻ വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ തഹസീൽദാരെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കയും സ്ഥലം പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 5-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാരുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. (B. 16-11266/57).

പട്ടിക

താലൂക്ക്—തലപ്പിള്ളി. വില്ലേജ്—വെങ്ങാനല്ലൂർ.

ആവശ്യം—വഴി തുറക്കുന്നതിന്.

വിസ്തീർണ്ണം—1 സെൻറ് 270 സ്ക്വയർ ലിംഗ്സ്.

പറമ്പ് സർവ്വേ 703/8 (സർവ്വേ 703/7-ൽ നിന്നും തിരിച്ചത്). അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വേ 703/7, കിഴക്ക് .654, തെക്ക് 705/3, പടിഞ്ഞാറ് 703/6. വിസ്തീർണ്ണം—1 സെൻറ് 270 സ്ക്വയർ ലിംഗ്സ്. പട്ടയദാർ—വെങ്ങാനല്ലൂർ ദേവസ്വം. വെറുംപാട്ട കൈവശക്കാരൻ—കുങ്കുമത്ത് കേശവൻനായർ. ചമയാവകാശം—ജാവള്ളി വിലങ്ങുപാറ ചെറിയാൻ സെബാസ്റ്റിൻ.

II

G. O. RT. No. 2116.

Dated, Trivandrum, 11th June 1958.

Tho Government having been satisfied that the lands specified in the schedule below have to be acquired fer a public purpose, and it baving already been decided that the entire amount is to be paid out of public revenues towards componsation to be awarded for the lands, the following declaration is issned undor section 6 of the Land Acquisitien Act, 1894 (Central Act I of 1894).

Undor section 6 ef the Land Acquisition Act the Government ef Kerala hereby declare that the lands specified in the schedule below and measuring 0'61 acre, be the same a little more or less aro needed for a public purpose, to wit for providing a burial ground and approach road for the use of the commuoities eligible for help by the Harijan Welfare Department, and under sections 3 and 7 of the same Act, the Special Tabsildar for Land Acquisition (Harijan Welfare), Cannanore District, Cannanore is appointed to perform the functions of a Cellector under the Act and directed te take order for the acquisitien of the said lands. Under sub section 2 of section 17 ef the Act, tho Government of Korala further direct that the possesslon ef the said land may be taken immediately after tho publication ef tho notice mentioned in section 9(1) of the Act. A plan of the land is kept in the effice ef the Special Tahsildar fer Land Acquisition (Harijan Welfare), Cannanore District, Cannanere and may be inspected at any time during office heurs.

Scheeule

District—Cannanore. *Taluk*—Taliparamba.
Amsom—Kolacheri. *Desom*—Pattayam.

1. Ryotwari, occupied dry, R. S. 17/2. Registered holder—Kunbikandayil Assen (deceased). Kunbikandayil Ahammed kutty (karanavan). Reputed owners and occupants—(1) Kunbikandayil Ayish Umma, children, (2) Ahammed, (3) Mammu, (4) Ebrahtm, (5) Mustaffa, (6) Aboobieker, (7) Nabeesa, (8) Assya, (9) Sainaba. Numbers 4 to 9 minors by guardian Ne. 1 mother Ayissa Umma of Kolacheri amsom and Kambil desom. Extent—0.50 acre.

2. Ryotwarl, unoccupied dry, R. S. 15/1B. Registered holder—Valia Raja, Chirakkal Kovilakam, Chirakkal amsom. Occupants and tenants—Aringalayan Kottan (deecased). Legal heir—Sister Aringalayan Pallicht of Kolacherri amsom, Kambli desom. Extent—0'03 acre.

3. Ryotwarl, occupied dry, R. S. 16/2A. Registered holder and occupant—(1) Cheria Madapurayil Kunhi Pocker of Narath amsom and desom (ewner of 2/3 portion), (2) Keolath Puthiya Purayil Saidalavi (miner), Guardlan and father—Poletattan Khadar of Kolachori amsom and desem (ewner of 1/3 portien). Extent—0'08 acre.

Total Extent—0'61 acre.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഗവൺമെൻറിനു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കയാലും ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായ നഷ്ടപ്രതിഫല സംഖ്യ മുഴുവനും പൊതുനികുതി വരവിൽനിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഗവൺമെൻറ് മുമ്പുതന്നെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും 1894-ലെ നിലമെടുപ്പ് ആക്ടറ് (1894-ലെ 1-ാം സെൻട്രൽ ആക്ടറ്) 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും 0.61 ഏക്കർ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ അത്രതന്നെയോ,

അതിൽ അപ്പം കൂട്ടമായോ കറവോ ആയിരുന്നാലും ശരി, ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് ആരായല്ല് ഹരിജൻ ക്ഷേമ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ നിന്നു സഹായമർഹിക്കുന്ന സമുദായത്തിനു ഒരു ശ്മശാന സ്ഥലത്തേക്കും അതിലേയ്ക്കു എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള പൊതുവഴിക്കും ആവശ്യമുണ്ടെന്നും നിലമെടുപ്പു ആക്റ്റു പ്രകാരം കലക്റ്ററുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ കണ്ണൂർ ഹരിജൻ വെൽഫെയർ സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ തഹസിൽദാർ എന്നാളു ആക്റ്റ് 3-ം 7-ം വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നിയമിക്കുകയും മേല്പറഞ്ഞ സ്ഥലം പൊതുവിലയ്ക്കു ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു ഉത്തരവ് സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത ആക്റ്റ് 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെൻറ് ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആക്റ്റ് 9 (1)-ാം വകുപ്പിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട 'നോട്ടീസ്' പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഉടനെ തന്നെ മേൽ പറഞ്ഞ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്താമെന്നും കൂടി ആക്റ്റ് 17-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിൻെറ ഒരു പ്ലാൻ കണ്ണൂർ ഹരിജൻ വെൽഫെയർ സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ തഹസിൽദാരുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസു സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും അതു പരിശോധിയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

പട്ടിക

ജില്ല—കണ്ണൂർ. താലൂക്ക്—തളിപ്പറമ്പ.

അംശം—കൊളച്ചേരി. ദേശം—പാട്ടയം.

1. റയത്തുവാരി, സ്ഥിരം പുഞ്ച, റീ സർവ്വെ 17/2. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—കുഞ്ഞിക്കണ്ണോത്തിൽ അസ്സൻ (മരിച്ചു). കുഞ്ഞിക്കണ്ണിയിൽ അമ്മതുകുട്ടി (കാരണവൻ). അവകാശികളും കൈവശക്കാരും—(1) കുഞ്ഞിക്കണ്ണിയിൽ ആയിസുമ്മ, മക്കൾ (2) അഹമ്മതു (3) മറിയ (4) ഇബ്രാഹിം (5) മുസ്തഫ (6) അബൂബക്കർ (7) നഫീസ്സ (8) ആസ്യ (9) സൈനബ. 4 മുതൽ 9 വരെ മൈനർമാർ. രക്ഷിതാവ് മേപ്പറ ഉമ്മ 1-ാം നമ്പർ കാരി ആയിസ്സുമ്മ, കൊളച്ചേരി അംശം, കമ്പിൽ ദേശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.50 ഏക്കർ.

2. റയത്തുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റീ സർവ്വെ 15/1 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—ചിറക്കൽ കോവിലകത്തു വലിയരാജാ, ചിറക്കൽ. കൈവശക്കാരനും കുടിയാനും—അരിങ്ങളയൻ കൊട്ടൻ (മരിച്ചു). അവകാശി—സഹോദരി അരിങ്ങളയൻ പക്കിച്ചി, കൊളച്ചേരി അംശം, കമ്പിൽ ദേശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.03 ഏക്കർ.

3. റയത്തുവാരി, സ്ഥിരം പുഞ്ച. റീ സർവ്വെ 16/2 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—(1) ചെറിയ മരക്കാരയിൽ കുഞ്ഞിപാക്കര, നാറാത്ത് അംശം ദേശം. (2/3 ഭാഗത്തിൻെറ അവകാശി) (2) തിപ്പുരു പുതിയ പുരയിൽ സെയ്തലവി (മൈനർ രക്ഷിതാവും അച്ഛനും പോക്കിട്ടാജൻ കാദർ), കൊളച്ചേരി അംശം ദേശം (1/3 ഭാഗത്തിൻെറ അവകാശി). വിസ്തീർണ്ണം—0.08 ഏക്കർ.

ആകെ വിസ്തീർണ്ണം—0.61 ഏക്കർ.

By order of the Governor,

P. I. JACOB,
Secretary.

(Labour)

NOTIFICATIONS

(I)

No. 30525/L5/58-1.

Dated, Trivandrum, 12th June 1958.

Whereas the persons having the control of the inslitution of Footwear service centre of the Small Industries Service Institute at Trichur, a public institution maintained for the purposes of education and trainlug, have submitted a scheme for lhe regulation of the hours of employment, intervals for meals and holidays of the persons employed in (or attending the Institution):

And, whereas, the Government are satisfied that the provisions of lhe said scheme are not less favourable than the corresponding provisions in the Factories Act, 1948;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 86 of the said Factories Act, 1948 (Central Act LXIII of 1948) lhe Government of Kerala hereby exempt the Foot-Wear Service Centre, Trichur from the provisions of Chapter VI and VIII of the Act.

(2)

No. L3-31721/58/L & LAD.

Dated, Trivandrum, 13th June 1958.

Government order the following transfers and postings:—

1. Sri P. Parameswaran, District Employment Officer, Kozhikode to be District Employment Officer, Trivandrum;

2. Sri A. Abubaker, District Employment Officer, Trivandrum to be District Employment Officer, Kozhikode;

3. Sri N. P. Pillai, District Employment Officer, Kottayam to be District Employment Officer, Ernakulam;

4. Sri M. M. Joseph, District Employment Officer, Ernakulam to be District Employment Officer, Trichur; and

5. Sri K. Damodaran, District Employment Officer, Trichur to be District Employment Officer, Kottayam.

(3)

No. L9. 33143/58/L&LAD.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Shri Thomas Oommen, District Labour Officer, Cannanore, is granted extension of Privilege Leave for one month from 3-6-1958.

The existing acting arrangements are allowed to continue.

(4)

No. 36080/L2/58-1.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

The following Arbitration Agreement in respect of the dispute between (1) the existing Canal loading workmen represented by the Travancore Mineral Workers' Union, (2) The Travancore-Cochin Naviga Thozhilali Multipurpose Co-operative Society Limited and (3) The Headload Workers' represented by the Port Workmen's Union, Chevara is hereby published under Section 10A (b) of the Industrial Disputes Act. 1947 (Central Act XIV of 1947).

IN THE CANAL LOADING DISPUTE

Between

(1) The existing canal loading workmen represented by the Travancore Mineral, Workers' Union;

(2) The Travancore-Cochin Naviga Thozhilali Multi Purpose Co-operative Society Limited;

And

(3) The Headload Workers represented by the Port Workmen's Union, Chevara.

AGREEMENT ARRIVED AT BETWEEN THE ABOVE METIONED PARTIES ON THE FIFTH DAY OF JUNE 1958, AS PER SECTION 10A OF I. D. ACT, 1947.

Whereas a dispute between the bagging workers of the Kovilthottam Port, who were for the past several years executing both bagging and headload work during the canal loading periods and the head load workers of the Kovilthottam Port who claim the right to carry on the headload work in canal loading, as well, has arisen and the present contractors for the canal loading, The Travancore Cochin Naviga Thozhilali Multipurpose Co-operative Society Limited found it difficult to carry out the contract without a settlement between the two sets of claimants for the headload work, IT WAS AGREED BY ALL PARTIES HERETO TO REFER THE DISPUTE FOR ARBITRATION by Sri G. S. Pillai, District Labour Officer, Quilon, whose services have been temporarily lent to Messrs. Fertilisers and Chemicals of Travancore Limited, Alwaye.

All parties further agree to implement the award of the said arbitrator without delay or appeal.

Because the Travancore Minerals Private Limited are anxious to transport the mineral sand immediately, all parties further agree to allow the existing set of workers of the Port to start the work temporarily. The parties also agree to request the arbitrator to give an award without any delay and agree to implement the said award as soon as it is made. The Travancore Minerals Private Limited have also been appraised of these developments and they have approved of the same.

The terms of reference to the Arbitrator :—

(1) Have the headload workers of the Portside any claim for the headload work in the canal loading operations?

(2) Are the bagging workers of the Port entitled to carry on both bagging and headload works on the canal side?

(3) Is there any method to reconcile the claims of the contending unions without injuring the rights of the actual claimants for the work?

Signature of Parties.

1. The President, The Travancore Mineral Workers' Union. Chevara (Sd.)
2. The President, The Port Workmen's Union Chevara (Sd.)
3. The President, The Travancore-Cochin Naviga Thozhilali Multi Purpose Co-operative Society Limited (Sd.)

Dated at this the day of June 1958.

By order of the Governor,

P. I. Jacob,
Secretary.

ORDERS

(1)

No. 34287/L4/58.

Dated, Trivandrum, 13th June 1958.

Whereas, the Government are of opinion that an Industrial Dispute exists between the manager, Kartmkulam Estate, Yellapara P. O., Peermade, and the workmen of the above estate represented by the Convener, Peermade, Thottam Thozhilali Union, Yellapara P. O., Peermade in respect of matters mentioned in the annexure to this order.

And, whereas, in the opinion of Government it is necessary to refer the said Industrial Dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10 (1) (c) of the Industrial Disputes Act of 1947 (Central Act XIV of 1947) the Government hereby direct that the said industrial dispute be referred for adjudication to the Labour Court, Quilon.

Annexura

Whether the dismissal of Sri Parmeswaran Pillai, Kangany is justifiable?

To what relief is Sri Parameswaran Pillai, Kangany entitled, if the dismissal is (a) justifiable and (b) not justifiable?.

(2)

No. 34290/L4/58.

Dated, Trivandrum, 13th June 1958.

Whereas, the Government are of opinion that an Industrial Dispute exists between the Superintendent, Tekkoy Estate, Tekkoy P. O., Erattupettah and the workmen of the above Estate, represented by the Regional Secretary, for Kerala, E. S. U. S. I. Theyyil Buildings, Chetty Street, Kottayam in respect of matters mentioned in the annexure to this order,

And, whereas, in the opinion of Government it is necessary to refer the said Industrial Dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act of 1947 (Central Act XIV of 1947) the Government hereby direct that the said industrial dispute be referred for adjudication to the Industrial Tribunal, Alleppey.

Annexure

Are the staff members of Tekkoy Estate entitled to any gratuity on retirement. If so what should be the rate?

(3)

No. 36497/L4/58.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Whereas the Government are of opinion that an Industrial Dispute exists between :—

1. Sri P. Devaraja Iyer, President, Cochin Tile Manufacturers Association, Trichur
2. „ T. O. Paul, Commercial Tile Works, Karavannur
3. „ T. K. Joseph, Manager, Tharakan Tile Works, Wadakkancherry
4. „ K. V. Joseph, K. K. M. Tile Works, Murinjoor (via) Chalakudy
5. „ V. K. Joseph, National Clay and Tile Works, Pudukad (via) Trichur
6. „ A. D. Varappan, A. D. Devassyis Tile Works, Peringavu, Trichur
7. „ C. T. Kurian, Manager, Wadakkancherry Industrials (Private) Ltd., Wadakkancherry
8. „ A. C. Chakku, Sacred Heart Tile Works, Ollur, Trichur
9. „ C. K. Devassy, Kerala Tile Works, Cheroor, Trichur
10. „ T. R. Paul, Malabar Products Ltd., Kandassankadavu, Trichur
11. „ T. S. Viswanatha Iyer, Sri Ramachandra Industrials, Ollur, Trichur
12. „ K. P. Karunakaran Nair, Malabar Potteries (Private) Ltd., Vatoor, Trichur
13. „ K. A. Ouseph, Cochin Tile Works, Nenmanickara, Trichur
14. „ K. I. Antony, St. Joseph's Tile Works, Vynthala, Trichur
15. „ K. A. Veeravu, Raja Tile Works, Karuvannur
16. „ M. V. Kochappu, Little Flower Rice Mill and Tile Works, Ollur, Trichur
17. „ M. R. Thomas, St. Elizabeth Tile Works, Ollur, Trichur
18. „ T. D. Chakku, Union Tile Works, Karuvannur, Trichur
19. „ A. A. John, St. John Tile Works, Ollur, Trichur
20. „ C. O. Maney, Standard Tile Works, Karuvannur
21. „ E. K. Antony, St. Vincent Tile Works, Thalore, Trichur
22. „ M. K. Velayudhan, Velayudhan Tile Works, Pudukad, Trichur
23. „ C. K. Itty Mathew, Chakolas Cochin Tilery, Muringoor (via) Chalakudy
24. „ P. R. Paulose, Mar Ambemaleck Tile Works, Thuvanoor, Wadakkancherry
25. „ P. A. John, Muringoor Tile Works, Chalakudy
26. „ M. K. Antony, Cochin Mills, Wadakkancherry
27. The Manager, St. Mary's Tile Works, Vynthala, Karuvannur
28. The Proprietor, South India Industrials, Pudukad, Trichur
29. Sri P. Devarajo Iyer, Kalyanam Tile Factory, Pudukad, Trichur

30. The Proprietor, Modern Tile Works. Pudukad, Trichur
31. The Proprietor, Sri Kalceswari Tile Works, Pudukad, Trichur
32. do. Swadesi Tile Works, Manaly, Pudukad, Trichur
33. do. St. Themas Tile Werks, Manaly, Pudukad,
34. do. Sri Murugan Tile Works, Pudukad, Trichur
35. do. Guruvijaya Tile Werks, Pudukad
36. do. Asoka Tile Works (Private) Ltd., Manaly, Pudukad, Trichur
37. do. Jubilee Tile Factory, (Private) Ltd., Pudukad
38. do. St. Jeseph's Unlon Tile Factory, Ollur, Trichur
39. do. Devi Vilasom Tile Works, Ollur, Trichur
40. St. Geerge Tile Works, Alagappanagar, Pudukad, Trichur
41. The Proprieter, Sri Krishna Tile Works, Manaly, Pudukad
42. de. Sri Palaniappa Tile Works, Karuvannur, Trichur
43. do. Umaiambaka Tile Werks, Karuvannur, Trichur
44. de. Sri Mahalingam Tile Works, Manaly, Pudukad, Trichur
45. do. K. A. Francis Tile Factery, Karuvannur, Trichur
46. do. Ednthan Tile Works, Pudukad, Trichur
47. do. Hely Family Tile Works, Marathakara, Ollur, Trichur
48. de. Fatima Tile Works, Marathakara, Ollur, Trichur
49. do. St. Raphel Tile Werks, Ollur, Trichur
50. do. St. Sebastian Tile Works, Manaly, Pudukad
51. do. Indian Tiles, Marathakara, Ollur, Trichur
52. do. Merning Star Tile Works, Ollur
53. de. St. Mary's Tile Factory, Marathakara, Ollur, Trichur
54. do. Infant Jesus Tile Factory, Marathakara, Ollur, Trichur
55. do. Centuary India Cerperation, Puthoor, Trichur
56. do. Victory Tile Werks, Kunnamkulam
57. de. Mar Augastine Tile Factory, Viyyoor, Trichur
58. de. Sri Radhakrishea Industrials, Viyyoor, Trichur
59. Sri T. O. Kunjipalu, St. Cyriac Tile Works, Marathakara, Ollur, Trichur
60. The Proprietor, Cochin Power Industrials, Mukkattukara, Trichur
61. de. Sree Meenakshi Tilery, Poothole, Trichur
62. do. St. Mary's Tile Works, Viyyoor, Trichur
63. de. The Vijaya Tiles and Industrials (Private) Ltd., (Ankamaly) and the workmen of the abeve concern represented by the—
   1. The President, Ollur Marathakara Tile Workers' Congress, Ollur, Trichur
   2. Sri P. R. Francis, M. L. A., General Secretary, Ollur-Marathakara Tile Workers' Congress, Ollur, Trichur
   3. The President, Manaly-Ottu Company Thozhilali Union, Manaly, Trichur
   4. Sri George Chadayammuri, Vice-President, Manaly-Ottu Cempany Thozhilali Union, Manaly, Trichur
   5. Puthoer Achutha Menon, President, Panamkulam-Karuvannur Ottu Company Thozhilali Unlon, Karuvannur, Trichur
   6. C. K. Parameswaran, General Secretary, Panamkulam-Karuvannur Ottu Company Thozhilali Unien, Karuvannur
   7. Sri G. T. Anteny, General Secretary, Chakolas Cochin Tilery, Muringoor
   8. Sri C. G. Janardhanan, President, Malabar Petteries Thezhilali Unien, Valoor, Trichur
   9. The General Secretary, Ollur-Marathakara Ottu Cempany Thozhilali Union, Ollur
   10. Sri Ambadath Narayanan, General Secretary, Viyyoor Ottu Company Thozhilali Union, Viyyoor, Trichur
   11. Alwaye Tile and Pottery Workers' Union, Alwaye, in respect of matters mentioned in the annexure to this order;

And, whereas, in the opinion of Gevernment it is necessary to refer the said Industrial Dispute for adjudication;

New, therefore, in exercise ef the powers conferred by Section 10 (I) (d) of the Industrial Disputes Act of 1947 (Central Act XIV of 1947) the Government hereby direct that the said industrial dispute be referred for adjudication to the Industrial Trihunal, Ernakulam.

ANNEXURE

Whether the non-employment ef the workers attached to the factories are proper and justifiable and to what relief are the workers entitled.

(4)

Ne. 36561/L5/58-1.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Whereas the Gevernment are of opinion that an Industrial Dispute exists between the Management of Commonwealth Trust Ltd., Kozhikode and the workmen ef the aheve concern represented by the Secretary, Mercantile Employees' Association, Kozhikode in respect of matters mentioned in the annexure to this erder,

And, whereas, in the opinion of Government it is necessary to refer the said Industrial Dispute fer adjudicatien,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 10 (1) (d) ef the Industrial Disputes Act of 1947 (Central Act XIV of 1947) the Gevernment herehy direct that the sald industrial dispute he referred for adjudicatien to the Industrial Tribunal, Kozhikede.

Annexure

(i) Revision ef wages of the monthly paid employees of the Common Wealth Trust Ltd., in Kozhikode District.

(ii) Institution of a Gratuity Scheme fer the employees in Kozhikode District.

(iii) Bonus for 1955-56 and 1956-57.

By order of the Governor,

P. I. JACOB,
Secretary.

(Municipal A)

NOTIFICATION

No. 33083/58-LS1/L&LAD.

Dated, Trivandrum, 11th June 1958.

Whereas it appears to the Government of Kerala that the lands specified belew are needed/likely to be needed for a public purpose, te wit, for opening a Municipal Road notice to that effect is herehy given to all whom it may cencern in accordance with the provisions of section 3 (I) of the Cochin Land Acquisition Act II of 1070. The Government hereby authorise the Deputy Cellector, Land Acquisition, Ernakulam, his staff and workmen to exercise the powers conferred hy section 3 (2) of the said Act.

(B8-1294/58)

SCHEDULE.

Taluk—Cochin. *Village*—Mottancherry.

Purpose—For opeoing a Municipal Road.

Paramba Sy. No. 482, subdivision No. portion. Boundrios—North Sy. No. 481/2, oast 482/2, South 510/1, wost 482/1. Extent—1½ cents. Pattadar—S. S. Kodor, Elias Kodor, Sissin Kodar, Jew town, Cochin.

2. Paramba Sy. No. 482, subdivision No. 3 portion. Boundrios—North Sy. Nos. 482/2-1598, east 482/3-1598, south Sy. No. 482/3, west 482/2. Extent—3/10 cont. Pottadar—S. S. Kodar, Elios Kodor, Sissin Kodar, Jew town, Cochln.

3. Poramba Sy. No. 510, subdivision No. 1 portion, Bouodrios—North Sy. Nos. 482/1-2, eost Sy. No. 510/1, south 510/2, west 510/1. Extent—2½ cents. Pattodar—Thokkumbhogam Block Jew Syonogouge.

താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന്, അതായത്, മുനിസിപ്പൽ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റിന് അഭിപ്രായമുള്ളതിനാൽ ആ വിവരത്തിന് നോട്ടീസ് ആവശ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം 1070-ലെ 2-ാം ആക്ടായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പ് നിയമം 3 (1) വകുപ്പിലെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം ഇതിനാൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ആക്ട് 3 (2)-ാം വകുപ്പ് നൽകുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ എറണാകുളം ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളെയും ജോലിക്കാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

താലൂക്ക്—കൊച്ചി. വില്ലേജ്—മട്ടാഞ്ചേരി.

വിസ്തീർണ്ണം—4 1/20 സെന്റ്.

1. പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 482, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1-ൽ ഏതാനും ഭാഗം. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ 481/2, കിഴക്ക് 482/2, തെക്ക് 510/1, പടിഞ്ഞാറ് 482/1. വിസ്തീർണ്ണം—1½ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വെളുത്ത ജൂതത്തെരുവിൽ ശാമുവൽ കോഡർ, ഷബ്ദായി കോഡർ, ഏലിയാസ് കോഡർ, സിസ്സിൻ കോഡർ.

2. പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 482, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3-ൽ ഏതാനും ഭാഗം. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ 482/2-1598, കിഴക്ക് 482/3-1598, തെക്ക് 482/3, പടിഞ്ഞാറ് 482/2. വിസ്തീർണ്ണം—3/10 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വെളുത്ത ജൂതത്തെരുവിൽ ശാമുവൽ കോഡർ, ഷബ്ദായി കോഡർ, ഏലിയാസ് കോഡർ, സിസ്സിൻ കോഡർ.

3. പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 510, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1-ൽ ഏതാനും. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ 482/1-2, കിഴക്ക് 510/1, തെക്ക് 510/2, പടിഞ്ഞാറ് 510/1. വിസ്തീർണ്ണം—2½ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—തെക്കുംഭാഗം [illegible] ജൂതപ്പള്ളി.

By order of tho Govornor,
T. KRISHNAN NAIR,
Secretary.

(Municipal B)

MEMORANDUM

No. 25831/57/LS11-Ml-B.

Dated; Trivandrum, 12th June 1958

Sub:—Muncipal Council, Tellichery — Second Five Yeor Plan — Town Improvoment Schemes—Loon of Rs. 97,275.

Ref:—1. G. P. LS11-21705/54/DD, dato d15-9-1955.

2. Memorandum No. 25831/57/LS.11-MLB doted 28-2-1958.

3. Memorandum No. 25831/57/LS11-MLB dated 2-4-1958.

4. From the Director of Local Bodies letter MS1-9787/57 datod 12-5-1958.

The Director of Local Bodies has proposed the following works to bo taken up by the Municipal Council, Tollichorry, under the Town Improvoment Schemes of the Second Five Year Plon:

		Rs.
1.	Construction of 2 stalls for Mutton ond fish in the vocant land noar Town Hall	2450
2.	Provision of a washing platform for lorries and Buses by the side of the wotor tank neor Town Hall for	2500
3.	Remoulding of the oxisting fish stoll and conversion of eod span into two vegotablo stalls in Jubilee Markot amounting	2500
4.	Coostruction of 3 stalls for Mutton ond fish otc., In Pilakkool market	4000
5.	Construction of additionol block of 3 shops in Thiruvangad Market	5000
6.	Construction of 8 stalls additional in jubilco markot	13350
7.	Construction of building for matornity Homo ot Kuzhippongad	5000
8.	Coostructioo of o building for maternity Home ot Woover's Stroot	5000
9.	Surface dressing with pre-coatod chips Narayeno Kurup rood	23050
10.	Surface dressing with pre-eooted chips Jogonodho templo gote	13600
11.	Surface dressing with pre-coated chips Kayyath rood	9000
12.	Surface dressing with pro-coated chips cholil Gopolopetto rood	7225
13.	Metalliog tho uometolled portion of Kshetrom road	5400
14.	Metalling Pallicoon road	6650
15.	Construction of Travellers Bungalow	42,500

Administrotive sanction has been accordod for tho above works io tho momoraoda secood and third cited. The Muolcipol Council Tellichorry, has opplied for a totol loon of Rs. 97,275 in two opplicatioos for Rs. 72,300 aod Rs. 24,975 for tho oxocutloo of the above works. Goveroment propose to sanction the loao of Rs. 97,275 to tho Muoicipal Council for the prupose subjoct to the condltions that the amount will bear normol loterest at the rate of 5 per cent per annum ond penal interest ot the rato of 7½ perceot C. I. for defaultod paymeot and that the amouot will be repaid io too equated annual instalments tho first instalment being payable oo the completion of ooe year from the date of disbursement of the loon in full. Theso cooditions have beeo agreed to by the Municipol Couocil.

The two loan applications received from the Municipal Couocil ore published for goucrol information as required under the Modras Local Authorities Loans Act and Rulos. Objectioos, if any, may be sent to Government within 30 doys from the date of publications of these applicallons.

By order,
(Sd.)
For *Assistant Secretary.*

Applicatioo of the Tellicherry Municipal Couocil for a loan of Rs. 72,300 from Government of Kerala under the Local Authorities Loans Act, 1914.

1. Purpose for which the loan is required and the estimated cost of the work.	For the implementation of II Five Year Plan under Town Improvement Scheme—Remunerative works.

		Rs.
(1)	Construction of 2 stalls for mutton and fish in the vacant land near Town Hall	2,450
(2)	Provision of wasbing platform for lorries, and buses by the side of water tank near Town Hall	2,500
(3)	Remodelling existing fish stall and converston of the end span into 2 vegetable stalls in Jubilee Market	2,500
(4)	Constructlon of 3 stalls for mutton fiish, etc., in Pilakkool Market	4,000
(5)	Construction of additlonal block of three shops in Thiruvangad Market	5,000
(6)	Do. 8 stalls in Jubilee Market	13,350
(7)	Construction of a Travellers' Bungalow oppostte Misslon Church	42,500
	Total	72,300

2. The amount which it is proposed to borrow	Rs. 72,300 (Seventy two thousand and three hundred only)
3. The funds on the surety of which it is proposed to borrow	Tellicherry Muulcipal Fuods
4. The law under which the funds is levied.	The Madras District Municipalities (Amendment) Act 1955
5. The date within which the sald money is to he borrowed	In lump sum on 1-9-1958 or earlier.
6. The rate of interest at which it is proposed to borrow.	At the rates fixed by Government in Government Memo No. 25831/57 L. S. 11/M1-B. L & LAD dated 28-2-1958.
7. The term of years for which the money is to be borrowed and the methods by which it is proposed to be repaid	Ten equated anoual instalments, the first instalment being payable on the completion of one year from the date of disbursement of the loan in full.
8. An account of the financial position of the Local Body including a statement of all prior charges of its funds.	Ftnancial Statement enclosed.

Municipal Office,
Tellicherry, 17-4-1958

(Sd.)
Commissioner,
Tellicherry Municipality.

Application of the Tellicherry Muoicipal Council for a loan of Rs. 24,975 from the Government of Kerala under the Local Authorities Loans Act f914.

1. The purpose for which the loan is required and the estimated cost of the work.	For the implementation of II Five Year Plan under Town Improvement Scheme—Non-Remunerative Works.

		Rs.
(1)	Construction of a building for Maternity Home at Kuzhippangad	5,000
(2)	do. at Weavers' Street	5,000
(3)	Surface dressing with pre-coated chips Narayana Kurup Road	23,050
(4)	do. Jaganatha Temple Road	13,600
(5)	Kayyath Road	9,000
(6)	Cbalil Gopalapetta Road	7,225
(7)	Metalling unmetalled portion of Kshethrem Road	5,400
(8)	Metalliog Pallicoon Road	6,650
	Total	74,925

2. The amount which it is proposed to horrow	Rs. 24,975 (Twenty four thousand, Nine hundred and Seventy-five only)
3. The funds on the surety of which it is proposed to borrow	Tellicherry Municipal Funds.
4. The lew under which the funds is levied.	The Madras District Muoicipalities (Amendment) Act 1955.
5. The date within which the sald money is to be horrowed.	In lump sum on 1-9-1958 or earlier.
6. The rate of interest at which it is proposed to borrow	At the rates fixed by Government in Government Memo No. 25831/57 L. S. 11/M1-B, L & LAD dated 28-2-1958.
7. The term of years for which the money is to be horrowed and the methods by which it is to be repaid.	Teo equated annual instalments the first iostalment belog payable on the completion of one year from the date of disbursement of the loan in full.
8. An accouot of the finaocial position of the Local Body including a statement of all prior charges of its funds.	Financial Statement eoclosed.

Muoicipal Office,
Tellicherry,
17-4-1958.

(Sd.)
Commissioner,
Tellicherry Municipality.

STATEMENT SHOWING THE FINANCIAL POSITION OF THE TELLICHERRY MUNICIPAL COUNCIL FOR THE FOUR YEARS ENDING WITH THE CURRENT YEAR 1957-58.

Part I—Account of Receipts and Expenditure and Special Service Accounts—Ordinary—A General Accounts

Receipts	General Taxation and Miscellaneous Revenue I	Management II	Communications III	Education other than elementary IV	Public Health V	Remunerative enterprises VI	Investment VII	Total
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs	Rs.	Rs.	Rs.
Total Receipts:								
Actuals 1954-55	1,45,941	1,519	19,998	41,117	25,086	62,601	..	2.96,262
de. 1955-56	1,41,187	2,839	20,174	15,283	34,112	66,037	..	2,79,439
Revised Estimate 1956-57	1,41,810	1,800	20,790	28,550	34,520	73,920	..	3,01,390
Budget Estimate 1957-58	1,71,280	1,800	20,420	28,550	35,940	71,700	..	3.29,690

Deduct—Contribution from General Account.

Receipts	Lighting Account	Elementary Education Account—Ordinary	Water Supply and Drainage Account	Town Planning Account	Net Amount
	Rs.	Rs	Rs.	Rs.	Rs.
Total receipts:					
Actuals 1954-55	..	8,467	2,633	2,329	2,82,833
do. 1955-56	..	8,496	..	4,209	2,66,734
Revised Estimate 1956-57	2,600	8,720	..	3,000	2,87,070
Budget Estimate for 1957-58	5,500	18,180	..	4,740	3,01,270

Expenditure

	Management. I	Communication. II	Education other than elementary III	Public Health. IV	Remunerative enterprises V	Total
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Total expenditure:						
Actuals 1954-55	66,256	37,514	35,095	1,24,947	7,491	2,71,303
do. 1955-56	37,126	24,723	36,661	1,34,351	17,787	2,50,643
Revised Estimate 1956-57	45,020	62,100	40,460	1,43,740	19,760	3,11,080
Budget Estimate for 1957-58	48,170	52,900	44,390	1,57,120	17,930	3,21,010

B. Special Service Accounts.

	Lighting Account I	Elementary Education Account II	Water supply and Drainage Account III	Town Planning Fund Account IV
Total receipts including contribution from General Account—Ordinary	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Actuals 1954–55	16,791	87,200	19,285	2,329
do. 1955–56	24,705	91,235	22,653	2,209
Revised Estimate 1956-57	26,130	99,601	4,510	3,000
Budget Estimate for 1957-58	30,340	1,08 510	6,660	4,740

Expenditure

	Lighting Account I	Elementary Education Account II	Water supply and Drainage Account III	Town Planning Fund Account IV
Total expenditure	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Actuals 1954-55	26,467	88,920	11,319	2.329
do. 1955-56	20,737	90,041	7,133	2,209
Revised Estimate 1956–57	30,700	1,01,050	16,100	3,000
Budget Estimate for 1957-58	33,480	1,08,170	24,040	4,740

PART II—PARTICULARS OF THE NET SURPLUS OR DEDUCT UNDER GENERAL ACCOUNT (For four years separately)

Particulars	Actuals 1954-55	Actuals 1955-56	Revised Estimate 1956-57	Budget Estimate 1957-58
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(a) Net total receipts under A General Account—Ordinary ..	2,24,057	2,62,052	2,67,785	2,62,560
(b) Net total expenditure under A General Account—Ordinary ..	2.42,527	2,43,773	2,91,795	3,01,310
(c) Difference (a) & (b) ..	— 18,470	+ 18,279	— 24,010	— 38750
(d) Capital expenditure admissible [10% of surplus under (a)] ..	..	1,828	..	..
(e) Actual capital expenditure under all accounts incurred from the General Account of the Local Body ..	25,964	33,603	92,399	500
(f) Opening balance under A General Account—Ordinary ..	1,63.468	1,49,114	1,33,598	17,189
(g) Closing balance under A General Account—Ordinary ..	1,49,114	1,33,598	17,189	— 3,051
(h) Minimum closing balance ..	11,874	13,630	14,105	14,087
(i) Deficiency in the closing balance ..	..	..	..	— 17,138

STATEMENT OF LIABILITIES AND ASSETS AS ON 31ST MARCH 1957.

LIABILITIES.

Heads.	Amount. Rs.
(i) Balance of Loan—	
From Government	1,75,245
From Public	..
Total	1,75,245
(ii) Provident Fund and Bonus Fund—	
(a) Cash—Provident Fund	6,374
Bonus Fund	3,657
(b) Investment—Provident Fund	1,40,414
Bonus Fund	24,582
Total	1,75,527
(iii) Deposits	42,675
(iv) Funded Capital of Endowed Institutions	26,300
(v) Cash balance of endowed Institutions	13,121
(vi) Cash Balance of Special Accounts	58,005
(vii) *Investments*	
Other Amounts	25,000
Total	1,65,101
Grand Total	5,15,873

ASSETS.

Heads	Amount. Rs.
(i) Closing Balance—	
(a) Cash	49,058
(b) In treasury and Bank	2,02,095
Total	2,51,153
(ii) Provident Fund — Investment in Post Office	1,40,414
Total	1,40,414
(iii) Deposits—	
(a) Postal Savings Bank (Security Deposits)	3,445
(b) Government Promissory Notes	..
(c) Land and Other Securities	..
Total	3,445
(iv) Bonus Fund Investments	24,582
(v) Other Investment (Water Supply Fund)	25,180
(vi) Funded capital of Endowed Institutions, Securities and Landed Property	26,300
(vii) Arrears of Taxes	81,492
Non Tax arrears	1,923
(viii) Other assets—Immovable properties	..
(ix) Advances recoverable—	
(a) Permanent advance	235
(b) Others	68,839
Total	2,26,551
Grand Total	6,23,563

Municipal Office,
Tellicherry.

(Sd.)
Commissioner.

(Panchayat)

DECLARATIONS.

I

No. LA9-33286/58/L&LAD.

Dated, Trivandrum, 12th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act, XI of 1089 the Government of Kerala ,hereby declare that tha land specified below and measuring 11 cents be the same be a little more or less, are needed for a public purpose to wit, for a Community Hall, Vazhakulam Panchayath and under sections 3 and 7 of the said Act, Tahsildar, Kunnathnad is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands. A plan of the land is kept in the office of the Tahsildar, Kunnathnad and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും, 11 സെൻറ് അല്പം കൂടുതലാകട്ടെ കുറവാകട്ടെ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന്, അതായത് വാഴക്കുളം പഞ്ചായത്തിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും 1089-ലെ 11-ാം ആക്ട് ആയ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം 3-ം 7-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് കുന്നത്തുനാട് തഹസീൽദാരെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ കുന്നത്തുനാട് താലൂക്കാഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്തു എപ്പോഴെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

Taluk—Kunnathnad. *Village*—Vazhakulam.

താലൂക്ക്—കുന്നത്തുനാട്. വില്ലേജ്—വാഴക്കുളം.

Sy. No.—164/27A. *Extent*—11 cents.

സർവ്വെ നമ്പർ—164/27എ.

വിസ്തീർണ്ണം—11 സെൻറ്.

II

G. O. No. Rt. 2060.

Dated, Trivandrum, 4th June 1958.

The Government having been satisfied that the lands specified in the schedule below have to be acquired for a public purpose and it having already been decided that the entire amount is to be paid out of the funds of the Feroke Panchayat towards compensation to be awarded

for the lands, the following declaration is issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act I of 1894).

Under section 6 of the Land Acquisitien Act, the Government of Kerala hereby declare that the land specified in the schedule belew and measuring 0·04 acre, be the same a little more er less, is needed for a public purpose, to wit for the formation of a road, and under sections 3 aod 7 of the Act, the Tahsildar, Tirur is appeinted to perform the functiens of a Collector under the Act and directed to take order for the acqulsition of the sald land. Under subsection (2) of sectien 17 of the Act, the Government of Kerala further direct that the pessession of the said land may be taken immediately alter the publication of the notice mentioned in section 9 (1) of the Act. A plan of the land is kept in the office ef the Tahsildar, Tirur and may be inspected at any time during office hours.

SCHEDULE

District—Kezhikode.

Taluk—Tirur. *Amsem*—Feroke.

Ryotwari, Occupied dry. R. S. 144/3 B. Registered holders—(1) General Manager, Cemmeuwealth Trust Ltd., Kezhikode, (2) Patlıjara Kovilakath Valiya Thampuratti, Kozhikede (3) Pootheri Illath Madhavan Nair (deceased) Legal heir—Pnotheri Illath Gopalan Nair of Feroke Amsem, Tirur Taluk. Actual Jenmi—Patiujara Kovilakath Valiya Thampuratti ol Kezhikode. Kanamdar—General Manager, Commonwealth Trust Ltd., Kozhikede. Occupant—Thomas S/o David, Fereke Amsem, Tirur Taluk. Extent—0·04 acre.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി എടുക്കണം വില ഒട്ടു ഉടനെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഗവണ്മെന്റിന് ബോദ്ധ്യമായിരിക്കയാലും ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായ നഷ്ടപരിഹാര സംഖ്യയുടെ വരം തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനത്തിന്റെ (അതായത് ഫറോക്ക പഞ്ചായത്തിന്റെ) പൊതുനികുതി വരവിൽനിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഗവണ്മെന്റ് മുമ്പ് തന്നെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും, 1894-ലെ സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്റ്റ് (1894-ലെ 1-ാം സെൻട്രൽ ആക്റ്റ്) 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതും 4 സെന്റ് വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ അളവുകൊണ്ട് അതിൽ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ ആയാലും ശരി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് ഫറോക്ക പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു റോഡു നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്റ്റ് പ്രകാരം കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ തിരൂർ താലൂക്ക് തഹസിൽദാരെ ആക്റ്റ് 3-ം, 7-ം വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നിയമിക്കുകയും മേൽപറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഉത്തരവു സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത ആക്റ്റ് 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആക്റ്റ് 9 (1)-ാം വകുപ്പിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഉടനെ തന്നെ മേൽപറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്താമെന്നും കൂടി കേരള ഗവണ്മെന്റ് ആക്റ്റിലെ 17-ാം വകുപ്പ് 2-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാൻ തിരൂർ താലൂക്ക് തഹസിൽദാരുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

ജില്ല—കോഴിക്കോട്. താലൂക്ക്—തിരൂർ.

അംശം—ഫറോക്ക്.

റയട്ട്വാരി, സ്ഥിരം പുഞ്ച, റീ സ. 144/3ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാർ—(1) കോമൺവെൽത്ത് ട്രസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് ജനറൽ മാനേജർ, കോഴിക്കോട്. (2) പടിഞ്ഞാറെ കോവിലകത്തു വലിയ തമ്പുരാട്ടി, കോഴിക്കോട്. (3) പൂതേരി ഇല്ലത്ത് മാധവൻനായർ (മരിച്ചു) അവകാശി—പൂതേരി ഇല്ലത്ത് ഗോപാലൻ നായർ, ഫറോക്കംശം, തിരൂർ താലൂക്ക്. യഥാർത്ഥജന്മി—പടിഞ്ഞാറെ കോവിലകത്ത് വലിയ തമ്പുരാട്ടി, കോഴിക്കോട്. കാണമ്മാർ—കോമൺവെൽത്ത് ട്രസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് ജനറൽ മാനേജർ, കോഴിക്കോട്. കൈവശക്കാരൻ — തോമസ്സ് C/o ഡേവിഡ്, ഫറോക്കംശം, തിരൂർ താലൂക്ക്. വിസ്തീർണ്ണം—0.04 ഏക്കർ.

By order of the Governor,
T. KRISHNAN NAIR,
Secretary.

(Panchayat A)

DECLARATIONS

I

No. LS7-34507/58/L&LAD.

Dated, Trivandrum, 12th June 1958.

Under sectien 6 ol the Travancere Land Acquistion Act XI of the 1089 the Government el Kerala hereby declare that the land specified below and measuring one cent be the same a little mere or less is needed for a public purpose, to wit for sinking a well in Govindamuttom Panchayat and under sections 3 and 7 ol the said Act the Tahsildar, Karthigappally is appeinted te perform the lunctions of a Collector under the said Act and directed to take erder lor the acquisition ol the said Land.

A plan of ihe Land is kept in the office of the District Collector, Alleppey aod may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഒരു സെന്റിൽ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത്, ഗോവിന്ദമുട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കിണർ കുഴിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും 1089-ലെ 11-ാം ആക്റ്റായ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം മൂന്നും ഏഴും വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് കാർത്തികപ്പള്ളി തഹസിൽദാരെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും, സ്ഥലം സർക്കാരിലേയ്ക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കളക്റ്ററുടെ ആഫീസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

Taluk—Karthigappally. *Village*—Puthuppally.

താലൂക്ക്—കാർത്തികപ്പള്ളി. വില്ലേജ്—പുതുപ്പള്ളി.

Sy. No.—7320/1-6. *Area*—1 cent.

II

G. O. Rt. 2133/58/L&LAD.

Dated, Trivandrum, 12th May 1958.

Uuder section 6 of the Travancore Land Acquisitien Act XI of 1089 Government of Kerala hereby declare that the laud specified below and measuring 300 Sq. links is needed lor a public purpose, te wit for the epening of a path way in Tahzhakara Village and under sections 3 and 7 of the said Act, the Tahsildar Mavelikara is appointed to perlorm the functions ol a Cellector under the said Act and directed to take orders for the acquisition of the said land.

A plan of the land ls kept in the effice of the Tahsildar, Mavelikara and may be inspected at any time during effice heurs.

അടിയിൽ വിവരിക്കുന്നതും 300 ച. ലിംഗ്സ് വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ സ്ഥലം ഒരു പൊതുആവശ്യത്തിന്, അതായത് തഴക്കര വില്ലേജിൽ ഒരു ഇടവഴി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും 1089-ലെ 11-ാം ആക്റ്റായ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം 3-ം 7-ം വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് മാവേലിക്കര തഹസിൽദാരെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേയ്ക്കെടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ മാവേലിക്കര താലൂക്ക് ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

District—Alleppey.

Taluk—Mavelikara. *Village*—Thazhakara.

Sy. No.—185/2B1. *Extent*—300 Sq. links.

By order of the Governor,
T. KRISHNAN NAIR,
Secretary.

Public Works Department

(Buildings)

NOTIFICATION

No. B4-9990/57/PW.

Dated Trivandrum, 13th June 1958.

Government are pleased to erder that the President, Palakuzha Panchayat also be included in the Koothattukulam Public Works Department Sectien Works Committee constituted as per Netification No. B4-9990/57/PW dated 10-12-1957 published in the Kerala Gazette Ne. 53 dated 31-12-1957.

By order ef the Geverner,
G. Madhavan,
Secretary.

(Communications B)

NOTIFICATION.

No. G.O. Rt. 1517/58/PW.CB2.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Whereas it appears to the Government of Kerala that the lands specified belew are likely to be needed for a public purpose, to wit, for a Road from 2nd mile Changanacherry-Vazhoor road to Pallom-Thottakkad road, notice to that effect is hereby given te all whom it may concern under section 4 (1) of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089. Government hereby authorise the Special Land Acquisition Officer, P.W.D. Southern Circle, Trivandrum, his staff and workmen to exercise the powers under section 4 (2) of the Act.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് ചങ്ങനാശ്ശേരി-വാഴൂർ റോഡിൽ 2-ാമത്തെ മൈലിൽ നിന്നും പള്ളം-തൊട്ടക്കാട് റോഡിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റൽ മെയിന്റനൻസ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമാകാനിടയുണ്ടെന്ന് കേരള ഗവണ്മെന്റിന് അഭിപ്രായമുള്ളതിനാൽ ആ വിവരത്തിന് നോട്ടീസ് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ നിലമെടുപ്പ് നിയമം 4 (1)-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം ഇതിനാൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ആക്ടിന്റെ 4 (2)-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. സതേൺ സർക്കിൾ സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിക്കാരെയും മുതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

SCHEDULE.

Taluk—Changanacherry. *Village*—Vazhapally East.

താലൂക്ക്—ചങ്ങനാശ്ശേരി. വില്ലേജ്—വാഴപ്പള്ളി കിഴക്ക്.

Sy. Ne.	*Area* C.	*Sq. links.*	*Sy. No.*	*Area* C.	*Sq. links.*
220/1	22	980	105/1	0	600
133/90	12	720	..	0	500
134/13-9	3	180	106/1	1	150
101/15	2	580	106/2	1	120
101/16	2	580	109/1	0	750
101/19	1	600	68/6	0	500
101/6	0	200	64/4	2	150
..	1	600	64/3	2	880
101/8	2	400	63/22	0	300
101/2	1	060	62/7	0	580
101/4	2	930	62/5	2	200
102/2	1	270	62/4	1	800
101/1	0	900	60/1	0	850
102/2	1	000	62/3	0	850
104/9	0	900	62/6	0	700
104/8	0	850			

Taluk—Chenganacherry. *Village*—Kurichy.

താലൂക്ക്—ചങ്ങനാശ്ശേരി വില്ലേജ്—കുറിച്ചി.

Sl. No.	*Area* C.	*Sq. links.*	*Sy. No.*	*Area*	*Sq. links.*
40/4F	0	300	27/4	0	400
40/4D	0	460	22/9	1	200
40/4C	0	800	26/3	1	900
40/1	1	600	22/10	0	180 }
39/2	0	700	..	0	930 }
39/3	1	800	22/10	0	400
22/4	2	880	23/1H	3	500
27/5	1	010	23/1P	1	300
22/8	0	700	23/1C	0	850

Taluk—Kottayam. *Village*—Panachikkad.

താലൂക്ക്—കോട്ടയം. വില്ലേജ്—പനച്ചിക്കാട്.

23/1	3	700	40/3	6	700
23/2	0	700	38/10	1	500
23/3B	0	800	41/2	5	300
23/3A	4	200	38/10	5	300
23/3B	1	600	84/8	4	710
23/1	3	000	85/1	4	710
23/1A	2	100	95/1	5	000
22/10	4	000	94/1	0	500
22/8	5	180	96/10	4	300
26/3	3	100	96/9	1	210
26/4	0	900	96/5	0	900
27/2	1	400	96/6	2	120
27/3	0	950	96/3	4	330
19/2	0	900	96/2	4	760
18/2	4	440	104/5	3	600
12/9	0	040	104/3	3	330
12/8	0	610	103/8	2	600
16/8	1	200	103/2	4	500
16/7	1	000	103/4	4	900
16/5	2	880	134/1	7	840
16/4	1	060	151/2	6	500
16/9	1	060	151/3	4	540
39/9	0	030	151/4	4	040
15/1	0	030	185/2	3	830
39/10	1	200			

By order of the Governor,
G. Madhavan,
Secretary.

DECLARATIONS

I

No. G. O. Rt. 1515/58/PW.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Under sectien 6 of the Travancore Land Acquisitien Act XI ef 1089, the Government of Kerala hereby declare that the land specified below and measuring 11 cents, be the same a little mere er less is needed for a public purpose, te wit, for being utilised for the Vangalleer-Kaloer Road and under sectiens 3 and 7 of the said Act, the Tahsildar, Thodupuzha is appointed to perform the fanctions of a Cellector under the said Act and directed to take order for the acquisition ot the said land. A plan of the said land is kept in the office of the Tahsildar, Thodupuzha aud may be inspected at any time during office heurs.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 11 സെന്റ് അല്പം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തേക്കാവുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് വെങ്ങല്ലൂർ-കലൂർ റോഡിന് ആവശ്യമാകുമെന്നും, 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ നിലമെടുപ്പ് നിയമം 3-ം, 7-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് തൊടുപുഴ തഹസിൽദാരെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും, പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ തൊടുപുഴ താലൂക്ക് ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE

District—Kottayam.

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—കോട്ടയം.

Taluk—Thodupuzha.	*Village*—Kumaramangalam.
താലൂക്ക്—തൊടുപുഴ.	വില്ലേജ്—കുമാരമംഗലം.
Survey No.	*Extent.*
1212/1A	·11 cents.

II

G. O. Rt. No 1516/58/PW. CB2.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act, XI of 1089, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 43·331 cents be the same a little more or less are needed for a public purpose to wit for the construction of a Bridge at Manimala River and under sections 3 and 7 of the said Act, the Revenue Divisional Officer, Kottayam is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands. Under section 17 of the Act, Government further direct that the possession of the said lands may be taken on the expiry of fifteen days from the date of publication of the notice, mentioned in section 9(1) of the Act.

A plan of the land is kept in the office of the Revenue Divisional Officer, Kottayam and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 43.331 സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആയ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് മണിമല പാലം പണിയുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും, 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ നിലമെടുപ്പു നിയമം 3-ഉം 7-ഉം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് കോട്ടയം റെവന്യൂ ഡിവിഷനൽ ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരളാ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു. ടി ആക്ടിലെ 9(1)-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 15 ദിവസം കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രസ്തുത ആക്ടിലെ 17 (1)-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ടി സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ കോട്ടയം റെവന്യൂ ഡിവിഷനൽ ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാണ്.

SCHEDULE

District—Kottayam.

Taluk—Kanjirappally.	*Village*—Manimala.
Sy. No.	*Extent.* *Cents.*
36/11B	22·456
36/9A	11·750
36/8A	9·125

III

G. O. Rt. No. 1516/58/PW. CB2.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089 the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 1 acre and 7 cents be the same a little more or less are needed for a public purpose to wit for forming approach road in connection with the construction of a bridge across Manimala River at Manimala, and under sections 3 and 7 of the said Act, the Revenue Divisional Officer, Kottayam is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act, and directed to take order for the acquisition of the said land. Under sub-section (1) of section 17 of the Act Government further direct that the possession of the said lands may be taken over on the expiry of 15 days from the date of publication of the notice mentioned in section 9 (1) of the Act.

A plan of the lands is kept in the Office of the Revenue Divisional Officer, Kottayam and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ വിവരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 1 ഏക്കർ 7 സെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആയ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് മണിമല ആറ്റിൽ ഒരു പാലം കെട്ടുന്നതു സംബന്ധിച്ച് അപ്രോച്ച് റോഡുണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കായി ആവശ്യമുണ്ടെന്നും, 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം 3-ഉം 7-ഉം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് കോട്ടയം റെവന്യൂ ഡിവിഷനൽ ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്കെടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

ടി ആക്ടിലെ 9 (1)-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 15 ദിവസം കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രസ്തുത ആക്ടിലെ 17 (1)-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ടി സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ കോട്ടയം റെവന്യൂ ഡിവിഷനൽ ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാണ്.

SCHEDULE.

District—Kottayam.

Taluk—Changanacherry. *Village*—Vellavoor.

Sy. No.	*Extent.* *A.*	*C.*	*Sq. links.*
223/1/1	0	14	000
223/4-1	0	35	750
223/4/5	0	0	500
223/4/7	0	6	000
223/4/8	0	3	750
223/4/7	0	1	500
223/5	0	3	250
223/6	0	36	100
226/1B/4	0	6	150
Total	1	7	000

IV

G. O. Rt. No. 1518/58/PWC. B2.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 3 cents 823 sq. links be the same a little more or less are needed for a public purpose, to wit, for the widening of the road junction at Palai and under sections 3 and 7 of the said Act, the Revenue Divisional Officer, Kottayam is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and direct to take order for the acquisition of the said lands. Under sub-section (1) of section 17 of the Act, Government further direct that the possession of the said lands may be taken over on the expiry of fifteen days from the date of publication of the notice mentioned in section 9(1) of the Act.

A plan of the land is kept in the office of the Revenue Divisional Officer, Kottayam and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ വിവരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 3 സെന്റ് 823 ച. ലി. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ കുറവോ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിന്, അതായത് പാലാ ജംഗ്ഷനിൽ റോഡ് [illegible] വീതി കൂട്ടുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും, 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ നിലമെടുപ്പു നിയമം 3-ഉം 7-ഉം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് കോട്ടയം റെവന്യൂ ഡിവിഷനൽ ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ

[illegible]

[illegible]

SCHEDULE

District—Kottayam.

Taluk—Meenachil. *Village*—Lalam.

Survey No.	*Area* Cents	*Area* Sq. Links
640/23-C1	..	473
665/13-A	..	15
665/13-B	..	220
664/1f-D1	2	850
665/3-B	..	265
Total	3	823

By order of the Governor,
G. MADHAVAN,
Secretary.

(Electricity)

NOTIFICATIONS

I

EL3-23965/58/PW.

Dated, Trivandrum, 9th June 1958.

The following draft of an amendment to the Kerala State Electricity Board Rules, 1957, which the Government of Kerala propose to make in exercise of the powers conferred by Section 78 of the Electricity (Supply) Act 1948 (Central Act LIV of 1948) is hereby published as required by sub-section (i) of the said Section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Gazette.

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to the draft before the expiry of the period specified above will be considered by the Government.

DRAFT AMENDMENT.

In the said Rules.

In Rule 3, for the existing sub-rule (a), the following shall be substituted namely:—

"(a) The Chairman and other members of the Board shall hold office for such period not exceeding five years as may be specified in the order of appointment and where no such period has been specified in the order of appointment, they shall hold office for such period as the Government, may by order, fix. The Chairman and other members shall on the expiration of their term of office be eligible for re-appointment under such conditions as Government may from time to time by order direct."

II

(1)

No. EL4-19356/58/PW.

Dated, Trivandrum, 16th June 1958.

In exercise of the powers conferred by Clause 1(2) (b) of the Travancore-Cochin Buildings (Lease and Rent Control) Order, 1950, the Government of Kerala hereby direct that all the provisions of the said order shall apply to Varkala Panchayat area with effect from 1-7-1958.

(2)

In pursuance of Clause 2(2) of the Travancore-Cochin Buildings (Lease and Rent Control) Order, 1950, the Government of Kerala hereby appoint the Revenue Divisional Officer, Trivandrum, to perform the functions of a Controller under the said order, so far as they relate to the control of accommodation in the Varkala Panchayat area.

(3)

In pursuance of Clause 2(2) of the Travancore-Cochin Buildings (Lease and Rent Control) Order, 1950, the Government of Kerala hereby appoint the Munsiff of the Varkala Munsiff's Court to perform the functions of a Controller under the said order so far as they relate to fixation of rent and passing of eviction orders and such other functions as are not specifically allotted to the Revenue Divisional Officer mentioned in the Notification II above, in the Varkala Panchayat area.

By order of the Governor,
G. MADHAVAN,
Secretary.

DECLARATION

G. O. Rt. No. 1507.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Under Section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089 the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 21 acres 57·936 cents be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit, for the construction of the Kallarkutty Adimali Road, and under sections 3 and 7 of the said Act, the Special Deputy Collector for land acquisition for the Kerala Electricity Board, Trivandrum, is appointed to perform the functions of a Collector, under the said Act, and directed to take order for the acquisition of the said lands.

Under sub section (1) of section 17 of the Act, the Government further direct that the possession of the said lands may be taken on the expiry of 15 days from the date of publication of the notice mentioned in section 9 (1) of the Act.

A plan of the lands is kept in the office of the Special Deputy Collector for Land Acquisition for the Kerala State Electricity Board, Trivandrum, and may be inspected at any time during office hours.

[illegible]

[illegible]

SCHEDULE.

District—Kottayam.

Taluk—Devicolam. *Village*—Mannamkandom.

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—കോട്ടയം.

താലൂക്ക്—ദേവികുളം. വില്ലേജ്—മന്നാങ്കണ്ടം.

Sy. No.	*Extent.* A.	C.	*Sy. No.*	*Extent.* A.	C.
1197	..	60	1181	..	92
1190/3	..	40	1183	..	00·250
1183	..	38	1184	..	14
1182	1	85	1179	..	41
1178	1	50	1177	..	10
1205	..	26	1205	..	2·500
1206	2	36	1204	1	52
1207	1	09	1220	2	67
1221	..	73	1222	..	4·500
1222	..	08	1244	..	20
1260	..	85	1246	..	76
1257	..	03·250	1259	..	26
1255/31	..	45	1255/35	..	01
1255/22	..	52	1255/30	..	40
1255/21	..	32	1255/25	..	00·186
1255/18	..	68	1255/19	..	57
1255/6	..	31	1255/7	..	54
1254/6	..	15	1255/1/1	..	29
1254/8	..	04·500	1254/7	..	10·750

Total = 21 acres 57·936 cents.

By order of the Governor,

G. MADHAVAN,
Secretary.

(Irrigation)

I

ERRATUM TO NOTIFICATION

IR 3-29161/58/PW.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

പാലക്കാട് ജില്ല, പാലക്കാട് താലൂക്ക്, കൊടുന്തിരപ്പുള്ളി അംശത്തിൽ കൊടുന്തിരപ്പുള്ളി ബ്രാഞ്ച് ചാനൽ 6-4-150-ാം മൈലിൽ 31-ാം നമ്പർ സ്ലൂയിസ്സിൽ 2-ാം ബ്ലോക്ക് ഫീൽഡ് ബോത്തിക്കായി വേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് 1894-ലെ 1-ാം നമ്പർ നിലമെടുപ്പ് (1894-ലെ 1-ാം നമ്പർ സെൻട്രൽനിയമം) നിയമം 4-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് 8-4-58 തീയതിയിലെ കേരള ഗസറ്റിലെ 1-ാം ഭാഗം 1104, 1105, 1106 ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പരസ്യത്തിലെ പട്ടികയിൽ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്.

	അബദ്ധം.	ശുദ്ധം.
ഇനം 11.	162എ/3ബി	162എ/8ബി.
20.	3/1ബി	173/1ബി.

II

ERRATUM TO DECLARATIONS.

(1)

IR 3-29161/58

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

In the Schedule to the declaration under section 6 of the Land Acquisition Act I of 1894 (Central Act I of 1894) published as declaration No. RT. 1017-58 dated 27-5-1958 in respect of the lands to be acquired for the formation of field bothie at Sl. No. 30 (Bl. II) at mile 6-4-150 of Kodunthirappally branch channel of the Malampuzha Project in Kodunthirappally amsom and desom, Palghat Taluk, Palghat District.

For R. S. No. 171/8A · *Read* R. S. No. 171B/8A
" 171/9B " 171B/9B.

(2)

IR. 3-29113/58/P. W. 1958 ജൂൺ 18.

പാലക്കാട് ജില്ല, പാലക്കാട് താലൂക്ക്, കൊടുന്തിരപ്പുള്ളി ചാലിൽ സ്ലൂയിസ് 30 (ബ്ലോക്ക് 1)-ം, സ്ലൂയിസ് 31-ം ഫീൽഡ് ബോത്തിക്ക് വേണ്ടി വിലയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്നു കാണിച്ച് 1894-ലെ 1-ാം നമ്പർ നിലമെടുപ്പ് (1894-ലെ 1-ാം നമ്പർ സെൻട്രൽ നിയമം) 6-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് 20-5-1958-ാം തീയതിയിലെ കേരള ഗസറ്റിൽ 1-ാം ഭാഗം 1607-1610 ഭാഗങ്ങളിൽ G. O. Rt. 1010 ആയി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്താവനയിലെ പട്ടികയിൽ ഇനം 8-ൽ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്.

അബദ്ധം.	ശുദ്ധം.
സ്ഥിരം പുഞ്ച.	അസ്ഥിരം പുഞ്ച.

By order of the Governor,

G. MADHAVAN,
Secretary.

NOTIFICATIONS.

I

No. G. O. Rt. 1453.

Dated, Trivandrum, 6th June 1958.

L. A.—Muringur Vadakkummuri Branch Canal—C. I. P. 2nd stage—Additional Land Acquisition.

Whereas it appears to the Government of Kerala that the lands specified below are needed/likely to be needed for a public purpose to wit for the use of Muringoor Vadakummuri Branch Canal, notice to that effect is hereby given to all whom it may concern in accordance with the provisions of section 3 (1) of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070. The Government hereby authorise the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur, his staff and workmen to exercise the powers conferred by section 3 (2) of the Act.

SCHEDULE.

District—Trichur.

Taluk—Mukundapuram. *Village*—Kallur Vadakummuri.

1. Dry, Survey No. 129. Sub-division No. 1 (portion). Bounded on the north by Survey No. 154, west 130, south 129/1, east 158/4, 7., 129/2 belonging to pattadar—Eazhavathi Kali, wife of Kizhumathra Unichira. Approximate Extent—0·50 acre.

2. Dry, Survey No. 158. Sub-division No. 4 (portion) bounded on the north by Sy. No. 129/2, east 129/3, south 129/1, west 158/2, 7 belonging to pattadar as in item No. 1. Approximate Extent—0·33 acre.

ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ — മുരിങ്ങൂർ വടക്കുംമുറി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ, ചാലക്കുടി ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് രണ്ടാം ഘട്ടം. അഡിഷണൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് മുരിങ്ങൂർ വടക്കുംമുറി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്/ആവശ്യമാകാനിടയുണ്ടെന്ന് കേരള ഗവണ്മെന്റിന് അഭിപ്രായമുള്ളതിനാൽ ആ വിവരത്തിനു നോട്ടീസ് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം 1070-ലെ 2-ാം ആക്ട് ആയ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പു നിയമം 3(1)-ാം വകുപ്പിലെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം ഇതിനാൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ആക്റ്റ് 3 (2)-ാം വകുപ്പു നൽകുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിബ്ബന്തികളേയും ജോലിക്കാരേയും ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. (LP2-193/58)

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—തൃശ്ശിവപേരൂർ.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—കല്ലൂർ വടക്കുംമുറി.

1. പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 129. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1-ൽ ഏതാനും ഭാഗം. അതിരുകൾ — വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 154, കിഴക്ക് 130, തെക്ക് 129/1, പടിഞ്ഞാറ് 158/4-7, 129/2. പട്ടയദാർ—കിഴുമാത്ര ഉണിച്ചിറയുടെ ഭാര്യ ഈഴവത്തി കാളി. വിസ്തീർണ്ണം—ഉദ്ദേശം സെന്റ് 50.

2. പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 158. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4-ൽ ഏതാനും ഭാഗം. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 129/2, കിഴക്ക് 129/3, തെക്ക് 129/1, പടിഞ്ഞാറ് 158/2.7. പട്ടയദാർ — കിഴുമാത്ര ഉണിച്ചിറയുടെ ഭാര്യ ഈഴവത്തി കാളി. വിസ്തീർണ്ണം—ഉദ്ദേശം 33 സെന്റ്.

II

No. G. O. Rt. 1454.

Dated, Trivandrum, 6th June 1958.

Land Acquisition—Additional Lands—Kadupasseri Branch Canal, Chalakudy Scheme.

Whereas it appears to the Government of Kerala that the lands specified below are needed/likely to be needed for a public purpose to wit, for the excavation of Kadupasseri Branch Canal, notice to that effect is hereby given to all whom it may concern in accordance with the provisions of section 3(1) of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070. The Government hereby authorise the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur, his staff and workmen to exercise the powers conferred by section 3 (2) of the said Act.

SCHEDULE.

Taluk—Mukundapuram. *Village*—Thazhakad.

1. Dry, Sy. No. 738/11. Extent—21½ cents. Boundaries—North Sy. No 738/14, east 738/10, south 738/13, west 738/4. Pattadar—Karuvelamkulam Venkitakrishnan Ramanadhan Naidu.

2. Dry, portion of Sy. No. 738/3. Extent—30 cents. Boundaries—North Sy. No. 738/8, east 738/5, south 738/6, west 738/10. Pattadar—Karuvelamkulam Venkitakrishnan Ramanadhan Naidu.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് കടുപ്പശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ വെട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നോ/ആവശ്യമാകാനിടയുണ്ടെന്നോ കേരള ഗവണ്മെന്റിന് അഭിപ്രായമുള്ളതിനാൽ ആ വിവരത്തിന് നോട്ടീസ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം 1070-ലെ 2-ാം ആക്ടായ കൊച്ചി സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം 3 (1)-ാം വകുപ്പിലെ നിബന്ധനകൾപ്രകാരം ഇതിനാൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ആക്ടിന്റെ 3 (2)-ാം വകുപ്പു നൽകുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിബ്ബന്തികളെയും വേലക്കാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—താഴേക്കാട്.

1. പുരയിടം സർവ്വേ നമ്പർ 738/11. വിസ്തീർണ്ണം—21½ സെന്റ്. അതിരുകൾ — വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 738/14, കിഴക്ക് 738/10, തെക്ക് 738/13, പടിഞ്ഞാറ് 738/4. പട്ടയദാർ—കരുവേലംകുളം വെങ്കിടകൃഷ്ണൻ രാമനാഥൻ നായിഡു.

2. പുരയിടം സർവ്വേ നമ്പർ 738/3-ൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗം. വിസ്തീർണ്ണം—30 സെന്റ്. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 738/8, കിഴക്ക് 738/5, തെക്ക് 738/6, പടിഞ്ഞാറ് 738/10. പട്ടയദാർ — കരുവേലംകുളം വെങ്കിടകൃഷ്ണൻ രാമനാഥൻ നായിഡു.

III

No. G.O.Rt. 1446. *Dated, Trivandrum, 10th June 1958*

Whereas it appears to the Government of Kerala that the lands specified below are needed for a public purpose, to wit, for the Chowara Thekkumbhagom Lift Irrigation Scheme notice to that effect is hereby given to all whom it may concern, in accordance with the provisions of section 3(1) of the Cochin Land Acquisition Act II of 1070. The Government hereby authorise the Deputy Collector (Land Acquisition), Ernakulam to exercise the powers conferred by Section 3(1) of the said Act.

SCHEDULE.

Taluk—Alwaye. *Village*—Chowara Thekkumbhagom.

Purpose—For the Chowara Thekkumbhagom Lift Irrigation Scheme.

1. Paramba Sy. No. 359/13, subdivided from Sy. No. 339/8. Boundaries—North 359/14, east 493/10, 359/8, south Periyar, west 339/14. Extent—34 cents. 737 sq. links. Pattadar—Akaroor Manakkal Ravi Vasudevan Namboodripad.

2. Paramba Sy. No. 493/14, subdivided from Sy. No. 493/6. Boundaries—North 493/16, east 493/6, south 493/6, west 493/10, 493/13. Extent—9 cents 467 sq. links. Pattadar—Same as Item No. 1.

3. Paramba Sy. No. 493/16, subdivided from Sy. No. 493/12 Boundaries—North 360/3, east 493/13, south 493/14, west 493/17. Extent—3 cents 303 sq. links. Pattadar—Same as item No. 1.

4. Nilam Sy. No. 360/5, subdivided from Sy. No. 360/1. Boundaries—North 361/4, east 360/1, south 493/16, west 360/6. Extent—7 cents 443 sq. links. Pattadar—Same as Item No. 1.

5. Nilam Sy. No. 361/4, subdivided from Sy. No. 361/3. Boundaries—North 493/13, east 493/5, west 361/3, south 360/5. Extent—6 cents 341 sq. links. Pattadar—Same as Item No. 1.

6. Paramba Sy. No. 493/13, subdivided from Sy. No. 493/5. Boundaries—North 361/3, east 493/5, south 361/4, west 361/3. Extent—6 cents 615 sq. links. Pattadar—Same as Item No. 1.

7. Paramba Sy. No. 361/7, subdivided from Sy. No. 361/3 Boundaries—North 363/9, east 361/3, south 361/5, west 361/8. Extent—3 cents 614 sq. links. Pattadar—Same as Item No. 1.

8. Paramba Sy. No. 361/9, subdivided from Sy. No. 361/4. Boundaries—North 366/6, east 361/4, south 361/3, west 363/10. Extent—3 cents 550 sq. links. Pattadar—Same as Item No. 1.

9. Nilam Sy. No. 366/6, subdivided from Sy. No. 366/3. Boundaries—North 366/4, south 361/9, west 366/7, east 366/3. Extent—8 cents 490 sq. links. Pattadar—Puthanpurackal Ousaph Devassy's guardian Thresia.

10. Nilam Sy. No. 366/4, subdivided from Sy. No. 366/1. Boundaries—North 367/3, east 366/2, south 366/6, west 366/5. Extent—3 cents 510 sq. links. Pattadar—Puthanpurackal Pathrose Ousaph.

11. Nilam Sy. No. 367/6, subdivided from Sy. No. 367/1. Boundaries—North 363/1, east 363/2, south 367/3, west 330/4. Extent—1 cent 148 sq. links. Pattadar—Vedipoor Manackal Narayanan Narayanan Namboodripad.

12. Nilam Sy. No. 350/4, subdivided from Sy. No. 350/1. Boundaries—North 363/4, east 350/5, 363/6, south 350/2, west 350/3. Extent—4 cents 499 sq. links. Pattadar—Same as item No. 11.

13. Nilam Sy. No. 363/4, subdivided from Sy. No. 367/1, Boundaries—North 363/1, east 363/1, south 350/4, west 349/5. Extent—8 cents 169 sq. links. Pattadar—Same as item No. 11.

14. Nilam Sy. No. 349/5, subdivided from Sy. No. 349/4 Boundaries—North 349/4, east 350/5, 363/4, south 349/6, west 330/15. Extent—18 cents 791 sq. links. Pattadar—Same as item No. 1.

15. Nilam Sy. No. 368/5, subdivided from Sy. No. 368/1, Boundaries—North 370/17, east 368/1, south 349/5, west 368/6. Extent—3 cents 131 sq. links. Pattadar—Paramboor Balakrishnan Sankarankutty Menon.

16. Paramba Sy. No. 330/17, subdivided from Sy. No. 330/8, Boundaries—North 369/4, east 330/18, 369/4, south 368/5, west 370/8. Extent—3 cents 733 sq. links. Pattadar—Same as item No. 1.

17. Nilam Sy. No. 369/4, subdivided from Sy. No. 369/1. Boundaries—North 371, east 369/5, south 330/17, west 369/1. Extent—9 cents 081 sq. links. Pattadar—Same as item No. 1.

18. Paramba Sy. No. 370/13, subdivided from Sy. No. 330/4. Boundaries—North 330/16, east 349/3, south 330/4, west 330/13. Extent—7 cents 779 sq. links. Pattadar—Same as Item No. 1.

19. Paramba Sy. No. 370/13, subdivided from Sy. No. 330/2. Boundaries—North 370/1, east 370/15, 330/14, west 370/11. Extent—16 cents 501 sq. links. Pattadar—Same as Item No. 1.

20. Paramba Sy. No. 370/11, subdivided from Sy. No. 330/1. Boundaries—North 330/1, east 370/13, south 370/13, west 330/9. Extent—1 cent 162 sq. links. Pattadar—Same as Item No. 1.

21. Nilam Sy. No. 339/6, subdivided from Sy. No. 339/3. Boundaries—North 339/3, east 370/9, south 339/3, west 338/11. Extent—16 cents 496 sq. links. Pattadar—Same as Item No. 1.

22. Nilam Sy. No. 338/11, subdivided from Sy. No. 338/6. Boundaries—North 338/8, 338/13, east 339/6, south 338/6, west 338/6. Extent—9 cents 689 sq. links. Pattadar—Same as Item No. 11.

23. Nilam Sy. No. 337/15, subdivided from Sy No. 337/13. Boundaries—North 337/14, east 337/13, south 338/3, west 333/9. Extent—19 cents 365 sq. links. Pattadar—Vemmani Manaakal Paramaswaran Kunjunni Namboodripad.

24. Nilam Sy. No. 337/14, subdivided from Sy. No. 337/12. Boundaries—North 337/12, east 337/12, south 337/15, west 337/9. Extent—10 cents 865 sq. links. Pattadar—Veluthepilly Devassy Vareed.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന്, അതായതു് ചൊവ്വര തെക്കുംഭാഗം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിൽപ്പെട്ട തോടിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നു് കേരള ഗവണ്മെന്റിനു് അഭിപ്രായമുള്ളതിനാൽ ആ വിവരത്തിനു് നോട്ടീസ്സ് ആവശ്യമായി സംബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം 1070-ലെ 2-ാം ആക്ട് ആയ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പു നിയമം 3 (1)-ാം വകുപ്പിലെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം ഇതിനാൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ആക്ട് 3 (2)-ാം വകുപ്പു നൽകുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ എറണാകുളം ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അവർകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക.

താലൂക്ക്—ആലുവാ. വില്ലേജ്—ചൊവ്വരതെക്കുംഭാഗം.

ആവശ്യം—ചൊവ്വരതെക്കുംഭാഗം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്

1. പറമ്പ് സര്‍വ്വേ 359/8-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 359/13 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 359/14, കിഴക്ക് 493/10, 359/8, തെക്ക് പുറമ്പോക്കുപുഴ, പടിഞ്ഞാറ് 359/14. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—34 സെന്റ് 737 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

2. പറമ്പ് സര്‍വ്വേ 493/6-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 493/14 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 493/16, കിഴക്ക് 493/6, തെക്ക് 493/6, പടിഞ്ഞാറ് 493/10, 493/15. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—9 സെന്റ് 467 ച.ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

3. പറമ്പ് സര്‍വ്വേ 493/12-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 493/16 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 360/5, കിഴക്ക് 493/12, തെക്ക് 493/14, പടിഞ്ഞാറ് 493/17. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—3 സെന്റ് 702 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

4. നിലം സര്‍വ്വേ 360/2-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 360/5 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 361/4, കിഴക്ക് 360/2, തെക്ക് 493/16, പടിഞ്ഞാറ് 360/6. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—7 സെന്റ് 443 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

5. നിലം സര്‍വ്വേ 361/3-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 361/4 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 493/13, കിഴക്ക് 493/5, തെക്ക് 360/5, പടിഞ്ഞാറ് 361/3. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—6 സെന്റ് 341 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

6. പറമ്പ് സര്‍വ്വേ 493/5-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 493/13 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 362/5, കിഴക്ക് 493/5, തെക്ക് 361/4, പടിഞ്ഞാറ് 361/3. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—6 സെന്റ് 615 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

7. പറമ്പ് സര്‍വ്വേ 362/3-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 362/7 പുതിയതു് അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 362/9, കിഴക്ക് 362/3, തെക്ക് 362/5, പടിഞ്ഞാറ് 362/8. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—3 സെന്റ് 614 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

8. പറമ്പ് സര്‍വ്വേ 362/4-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 362/9 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 366/6, കിഴക്ക് 362/4, തെക്ക് 362/7, പടിഞ്ഞാറ് 362/10. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—5 സെന്റ് 550 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

9. നിലം സര്‍വ്വേ 366/3-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 366/6-ൽ പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 366/4, കിഴക്ക് 366/3, തെക്ക് 362/9, പടിഞ്ഞാറ് 366/7. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—8 സെന്റ് 490 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—പുത്തൻ പുരക്കൽ ഔസേപ്പ് ദേവസ്സി എന്ന കുട്ടിയുടെ രക്ഷകി ത്രേസ്യാ.

10. നിലം സര്‍വ്വേ 366/2-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 366/4 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 367/3, കിഴക്ക് 366/2, തെക്ക് 366/6 പടിഞ്ഞാറ് 366/5. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—3 സെന്റ് 510 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—പുത്തൻ പുരക്കൽ പത്രോസ് ഔസേപ്പ്.

11. നിലം സര്‍വ്വേ 367/2-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 367/6 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 367/2, കിഴക്ക് 367/2, തെക്ക് 367/3, പടിഞ്ഞാറ് 350/4. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—1 സെന്റ് 248 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—വെടിയൂര്‍ മനക്കൽ നാരായണൻ നാരായണൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

12. നിലം സര്‍വ്വേ 350/2-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 350/4 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 367/4, കിഴക്ക് 350/5, തെക്ക് 350/2, പടിഞ്ഞാറ് 350/2. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—4 സെന്റ് 499 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—വെടിയൂര്‍ മനക്കൽ നാരായണൻ നാരായണൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

13. നിലം സര്‍വ്വേ 367/1-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 367/4 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 367/1, കിഴക്ക് 367/1, തെക്ക് 350/4, പടിഞ്ഞാറ് 349/5. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—8 സെന്റ് 269 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—വെടിയൂര്‍ മനക്കൽ നാരായണൻ നാരായണൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

14. നിലം സര്‍വ്വേ 349/4-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 349/5 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 349/4, കിഴക്ക് 368/5, 367/1, തെക്ക് 349/6, പടിഞ്ഞാറ് 370/15. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—18 സെന്റ് 795 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

15. നിലം സര്‍വ്വേ 368/1-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 368/5 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 370/17, കിഴക്ക് 368/1, തെക്ക് 349/5, പടിഞ്ഞാറ 368/6. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—3 സെന്റ് 132 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—പറമ്പൂര്‍ ബാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കരൻകുട്ടി മേനോൻ.

16. പറമ്പ് സര്‍വ്വേ 370/8-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 370/17 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 369/4, കിഴക്ക് 370/18, 369/4, തെക്ക് 368/5, പടിഞ്ഞാറ് 370/8. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—3 സെന്റ് 732 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

17. നിലം സര്‍വ്വേ 369/1-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 369/4 പുതിയതു് അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 371, കിഴക്ക് 369/5, തെക്ക് 370/17, പടിഞ്ഞാറ് 369/1. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—9 സെന്റ് 81 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

18. പറമ്പ് സര്‍വ്വേ 370/4-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 370/15 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 370/16, കിഴക്ക 349/5, തെക്ക് 370/4, പടിഞ്ഞാറ് 370/13. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—7 സെന്റ് 779 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

19. പറമ്പ് സര്‍വ്വേ 370/2-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 370/13 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 370/2, കിഴക്ക് 370/15, തെക്ക് 370/14, പടിഞ്ഞാറ് 370/12. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—16 സെന്റ് 501 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

20. പറമ്പ് സര്‍വ്വേ 370/1-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 370/12 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 370/1, കിഴക്ക് 370/13, തെക്ക് 370/13, പടിഞ്ഞാറ് 370/9. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—1 സെന്റ് 162 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

21. നിലം സര്‍വ്വേ 339/3-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 339/6 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 339/3, കിഴക്ക് 339/3, തെക്ക് 339/7, പടിഞ്ഞാറ് 338/12. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—26 സെന്റ് 496 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—അകവൂര്‍ മനക്കൽ ഇരവി വാസുദേവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

22. നിലം സര്‍വ്വേ 338/6-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 338/12 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 338/8, 338/13, കിഴക്ക് 339/6, തെക്ക് 338/6, പടിഞ്ഞാറ 338/6. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—9 സെന്റ് 689 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—വെടിയൂര്‍ മനക്കൽ നാരായണൻ നാരായണൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

23. നിലം സര്‍വ്വേ 337/13-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 337/15 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 337/14, കിഴക്ക 337/13, തെക്ക് 338/8, പടിഞ്ഞാറ് 337/9. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—19 സെന്റ് 365 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—മണ്ണത്തി മനക്കൽ പരമേശ്വരൻ കുഞ്ഞുണ്ണി നമ്പൂരിപ്പാട്

24. നിലം സര്‍വ്വേ 337/12-ൽ നിന്നും തിരിച്ച 337/14 പുതിയതു്. അതിര്‍ത്തികം—വടക്ക് സര്‍വ്വേ 337/12, കിഴക്ക് 337/12, തെക്ക് 337/15, പടിഞ്ഞാറ് 337/9. വിസ്തീര്‍ണ്ണം—10 സെന്റ് 865 ച. ലി. പട്ടയദാര്‍—വെളുത്തേപ്പിള്ളി ദേവസ്സി വറിയതു്.

By order of the Governor,
G. Madhavan,
Secretary.

DECLARATIONS

I

G. O. Rt. No. 1536.

Dated, Trivandrum. 18th June 1958.

Under section 6 of Travancore Land Acquisition Act, XI of 1089 the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 4 acres 38 cents 775 Sq. links be the same be a little more or less, are needed for a public purpose, to wit, for the construction of the Periyar Valley Irrigation Project Main Canal and under sections 3 and 7 of the said Act, the Special Deputy Collector, Land Acquisition, Ernakulam is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act, and directed to take order for the acquisition of the said lands.

A plan of the lands is kept in the office of the Deputy Collector, (Land Acquisition) Ernakulam and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 4 ഏക്കർ 38 സെൻറും 775 ച. ലിങ്ക്സും അല്പം കൂടുതലാകട്ടെ കുറവാകട്ടെ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് മെയിൻ കനാലിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും 1089-ലെ 11-ാം ആക്റ്റായ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം 3-ഉം 7-ഉം വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറെ (ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ) ആ നിയമപ്രകാരം കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേയ്ക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ എറണാകുളം ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE

District—Ernakulam.
ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—എറണാകുളം.

Taluk—Muvattupuzha. *Village*—Pindimana.
താലൂക്ക്—മൂവാറ്റുപുഴ. വില്ലേജ്—പിണ്ടിമന.

Purpose—For the construction of Periyar Valley Irrigation Main Canal 5th mile Block 3.
ആവശ്യം — പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ മെയിൻ കനാൽ 5-ാം മൈൽ 3-ാം ബ്ലോക്കിന്.

Sl. No.	*Survey and Sub division No.*	*Extent.* A.	C.	*Sq. links.*
1	732/3/2	0	43	750
2	731/2A3	0	13	125
3	732/3-1	0	05	750
4	732/2-2	0	03	900
5	731/2B-10	0	54	500
6	731/2B-1	0	40	800
7	731/2B-1	0	16	250
8	731/2B-1	0	02	300
9	725/1-B5	0	08	100
10	725/1B-5	0	08	100
11	725/1C/14	0	05	100
12	725/1C/14	0	16	100
13	725/1C/12	0	36	900
14	725/1C/13	0	20	100
15	725/1C/16	0	25	250
16	725/1D	0	9i	200
17	725/1A	0	24	300
18	724/4	0	08	500
19	724/4	0	09	750
	Total	4	38	775

II

G. O. Rt. 1465. *5th June 1958.*

PARAYANTHODU BRANCH CANAL-BLOCK VII—CHALAKUDY IRRIGATION SCHEME.

Wherees the Government of Kerala having heen satisfied that the lands specified helow havn to be eequired for a public purpore end it lnving bnnn dieided thet the compensation to be eearded for the land shonld he peid ont of the Public Revenues, the following decleretion is issned under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Ant, II of 1070.

Under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 2 acres 18 1/1 cents, be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit, for the Parayanthodu Branch Canal Block VII and under Sections 2 and 6 of the said Act the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur, is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands.

A Plan of the land is kept in the office of the Special Land Acquisition Officer and may be inspected at any time during office hours.

SCHEDULE

Taluk—Mukundapuram. *Village*—Alur.

1. Dry. Pendarapaka verumpattam Sy. N. 1575. Sub division No. 3, sub divided from Sy. No. 1575/1. Bounded on the north by Sy. No. 1576, east 1575/1, south 1575/5 and west 1575/4. Extent—0 acre 19 cents. Pattadar—Nedurath Devekaran Parameswaran Namboodiri. Verumpattam Occupant—Kannukadan Davasy Anthony.

2. Dry. Pandareeka verumpattam Sy. No. 1575. Sub division No. 5, sub divided from Sy. No. 1575/2. Bounded on the north by Sy. No. 1575/3 east 1575/1, south 1578 and west 1575/6. Extent—0 acre 17 cents. Pattadar—Achendy Kunhely wife of Koneppan Occupant by partition Achandy Ouseph Ousephunny. Mortgagee—Nheralely Anthony Pailothi.

3. Dry. Pandarevaka verumpattam Sy. No. 1578. Sub-division No. 7, sub divided from Sy. No. 1578/6. Bounded on the north by Sy. No. 1575, east 1578/6, south 1562 and west 1578/6, 1578/8, Extent—0 acre 34 cents Pattadar—Chakkadath Chekku Kochuthomen, Occupant—A Chakkedath Chekku Kochuthoman 0 acre 35 1/1 cents. Mortagagee—Male Catholic Bank B. Teerdeed occupant Arikadan Ouseph Ouseph Anthony 0 acre 00 1/1 cents.

4. Dry. Pandareraka verumpattam Sy. No. 1561. Sub-division No. 5 sub divided from Sy. No. 1561/1. Bounded on the north Sy. No. 1561/1, east 1562/2, south 1561/1 and west 1561/1. Extent—0 acre 09 cents. Pattadar—Kandamangalath Krishnan Karappan Occupant by Teerdeed Vilambilaru Chekkoru and others son of Ouseph.

5. Dry. Pendareeka verumpattam Sy. No. 1573. Sub-division No. 4. subdivided from Sy. No. 1575/1. Bounded on the north by Sy. No. 1573/1, east 1561, south 1573/5, and west 1573/1. Extent—0 acre 05 cents. Pattader—Nheralely Anthony's wife Vembaliyil Rosa and her Children minors Poulose, Joe, Occupant by partition Nheralely Pailothi Deressy.

6. Dry. Penedareveke verumpattam Sy. No. 1575. Sub-division No. 5, sub divided from Sy. No. 1573/1. Bounded on the north by Sy. No. 1573/4, east 1561, south 1571 and west 1573/1, Extent—0 acre 30 cents. Pattadar and occupant Nheralely Ouseph Anthony.

7. Dry. Pandareveke verumpattam Sy. No. 1571. Sub-division No. 4, sub divided from Sy. No. 1571/1. Bounded on the north by Sy. No. 1573-1561, east 1561-1569, south 1569 and west 1571/1, Extent—0 acre 33 cents. Pattadar—Mupperathy Chathu Manikkan eleiments and occupants—A. Mupperathy Manikken Raman 21 cents. B. Mupperathy Manikkan Theyi 7 cents. C. Teerdeed occupant—Thukkoodan Kunheyyappen Unneely and Chekky 4 cents.

8. Dry. Purareka Sy. No. 1569. Subdivision No. 3, sub divided from Sy. No. 1569/1. Bounded on the north by Sy. No. 1571, east 1569/4, south 1567 and west 1571/1569/1 Extent—81 cents. Pattadar—Mechakkuremakku Valiyamanekkal Nethan Narayanan Nemboodiripad. Kanam Sub Pattader—Punnekkal Peru Ayyappen Nair, Occupants by will—A. Challiyil Nanikutty Krishnankutty Menon 14 cents B. Punnikkal Peru Ayyappan Nair, 24 cents C. Challiyil Nanikutty Lekshmikutty Amma, 16 cents, D. Challiyil Nenikutty Raman Menon 27 cents.

പറയന്തോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബ്ലോക്ക് VII ചാലക്കുടി ഇറിഗേഷൻ സ്കീം.

1125-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി നിയമങ്ങളുടെ പ്രയോഗം ആക്റ്റ് (1125-ലെ 6-ാം ആക്റ്റ്) മൂലം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ 1070-ലെ 2-ാം ആക്റ്റായ കൊച്ചി ഭൂമി എടുപ്പ് ആക്റ്റ് 5-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്നതും ഏകദേശം 2 ഏക്കർ 28 സെൻറ് വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതു ഉപയോഗത്തിന് അതായത് പറ

ഡാമോട്ട ബ്രാഞ്ച് കനാലിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നും ഇതിനാൽ അറിയിക്കയും പ്രസ്തുത ആക്ട് 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ അധികാരങ്ങൾ നടത്തുവാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെ നിയമിക്കയും പ്രസ്തുത ഭൂമി എടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ നടത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഈ ഭൂമിയുടെ പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതും ആഫീസുള്ള സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു.

ഷെഡ്യൂൾ.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—ആളൂർ.

1. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ 1575. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ 1576, കിഴക്ക് 1575/1, തെക്ക് 1575/5, പടിഞ്ഞാറ് 1575/4. വിസ്തീർണ്ണം—19 സെൻറ്. പട്ടയദാർ—നടുവത്ത് ദിവാകരൻ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി. വെറുമ്പാട്ട കൈവശക്കാരൻ—കണ്ണൂക്കാടൻ വേഴ്സി അന്തോണി.

2. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1575. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2-ൽ നിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1575/3, കിഴക്ക് 1575/?, തെക്ക് 1578, പടിഞ്ഞാറ് 1575/6 വിസ്തീർണ്ണം—17 സെൻറ്. പട്ടയദാർ—ആലപ്പാട്ട് വാറപ്പൻ ഭാര്യ കത്രീന. ജാമ്യവഴി കൈവശക്കാരൻ—ആലപ്പാട്ട് ദേവസ്സി ദേവസ്സിക്കുട്ടി. പണയക്കാരൻ — തൊറയേലി അന്തോണി പൈലോത്ത്.

3. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ 1578. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 6-ൽ നിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1575, കിഴക്ക് 1578/6, തെക്ക് 1562, പടിഞ്ഞാറ് 1578/2, 1578/8. വിസ്തീർണ്ണം—34 സെൻറ്. പട്ടയദാർ—ചാക്കോളത്ത് ചാക്കു കൊച്ചുതോമൻ. കൈവശക്കാർ—(എ) ചാക്കോളത്ത് ചാക്കു കൊച്ചുതോമൻ 33½ സെൻറ്. പണയക്കാരൻ—മാളക്കാരൻ ലാസർ, (ബി) തീറുവഴി കൈവശം—അരിക്കാടൻ ദേവസ്സി അന്തോണി ½ സെൻറ്.

4. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1562. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1562/1, കിഴക്ക് 1562/2, തെക്ക് 1562/2, പടിഞ്ഞാറ് 1562/1. വിസ്തീർണ്ണം—9 സെൻറ്. പട്ടയദാർ—കണ്ടംകുളത്തി ഉണ്ണൂൻ കൊച്ചപ്പൻ. തീറുവഴി കൈവശക്കാരൻ—വില്വാവ് ദേവസ്സി മകൻ ചാക്കോരു മുതൽപേര്.

5. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1573. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1-ൽ നിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1573/1, കിഴക്ക് 1562, തെക്ക് 1573/5, പടിഞ്ഞാറ് 1573/1. വിസ്തീർണ്ണം—5 സെൻറ്. പട്ടയദാർ—തൊറയേലി അന്തോണി ഭാര്യ വെമ്പല്ലിയിൽ റോസയും മക്കളും മൈനർമാർ പൗലോസ്, ജോസ്. തീറുവഴി കൈവശക്കാരൻ—തൊറയേലി പൈലോത്ത് ദേവസ്സി.

6. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1573 സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2-ൽ നിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5. അതിരുകൾ—വടക്ക്, സർവ്വെ നമ്പർ 1573/4, കിഴക്ക് 1562, തെക്ക് 1571, പടിഞ്ഞാറ് 1573/2. വിസ്തീർണ്ണം—30 സെൻറ്. പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും—തൊറയേലി ദേവസ്സി അന്തോണി

7. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1571 സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1-ൽ നിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1573, 1562, കിഴക്ക് 1562, 1569, തെക്ക് 1569, പടിഞ്ഞാറ് 1571/1. വിസ്തീർണ്ണം—33 സെൻറ്. പട്ടയദാർ—മുപ്പത്തി ചാത്തു മാണിക്കൻ. അവകാശിയും കൈവശക്കാരും—(എ) മുപ്പത്തി മാണിക്കൻ ഓമൻ 22 സെൻറ്, (ബി) മുപ്പത്തി മാണിക്കൻ കായി 7 സെൻറ്; (സി) തീറുവഴി കൈവശം—തെക്കേടൻ കത്രീപ്പൻ മുണ്ടേലിയും മക്കളും 4 സെൻറ്.

8. പറമ്പ് പുറവക സർവ്വെ നമ്പർ 1569. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1-ൽ നിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1571, കിഴക്ക് 1569/4, തെക്ക് 1567, പടിഞ്ഞാറ് 1571, 1569/1. വിസ്തീർണ്ണം—81 സെൻറ്. പട്ടയദാർ—തളിക്കുളത്തെ വലിയ മനക്കൽ നമ്പൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. കാണംസബ്പട്ടയദാർ—പുന്നക്കൽ പാറ അയ്യപ്പൻനായരും കരണപത്രപ്രകാരം കൈവശക്കാർ—(എ) ചാലിയിൽ നമ്പിക്കുട്ടി കുഞ്ഞൻകുട്ടി മേനോൻ 14 സെൻറ്, (ബി) പുന്നക്കൽ പാറ അയ്യപ്പൻ നായർ 24 സെൻറ്, (സി) ചാലിയിൽ നാണിക്കുട്ടിലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ 16 സെൻറ്, (ഡി) ചാലിയിൽ നാണിക്കുട്ടി മകൻ മേനോൻ 27 സെൻറ്

III

No. G. O. Rt. 1451.

Dated, Trivandrum, 7 Ju ne 19?8.

Land Acquisition for additional lands Velappaya. Branch Canal—Peechi Scheme.

Whereas the Government of Kerala having been satisfied that the lands specified below have to be acquired for a public purpose and it having been decided that the compensation to be awarded for the land should be paid out of Public Revenues, the following declaration is issued under section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070.

Under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070, the Government of Kerala hereby declare that the lands specifieo below and measuring 11 cents, be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit for Velappaya Branch Canal, Peechi Scheme and under sections 2 and 6 of the said Act the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur, is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act, and directed to take order for the acquisition of the said lands.

A plan of the land is kept in the office of the Special Land Acquisition Officer and may be inspected at any time during office hours.

(LP1-923/57)

Schedule

Taluk—Talappilly. *Village*—Peringadoor.

1. Dry Survey No. 387/6 subdivided from Sy. No. 387/4. Bounded on the north by Sy. No. 387/4, east by 387/4, 386, south by 387/4, 5, 386 west by 387/4, 385, 386 and measuring 11 cents. Pattadar—Nagalassery Koodalloor Manakkal Sankaran Subramanian Namboodiripad. Kanom occupant—Vattukalathil Narayanan Bhagbavan.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് കേരള ഗവണ്മെൻറിന് ബോധ്യമായിരിക്കയാലും, അതിനുള്ള പ്രതിഫലം പൊതുനികുതി വരവിൽനിന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും, 1070-ലെ 2-ാം ആക്ടായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പുനിയമം 5-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം താഴെ കാണുന്ന പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 11 സെൻറ് അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ ആയ, വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് വേലപ്പായ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന് ആവശ്യമാണെന്നും 1070-ലെ 2-ാം ആക്ടായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പു നിയമം 2-ഉം 6-ഉം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്കെടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സമ്പാദിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 5-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെൻറ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

താലൂക്ക്—തലപ്പിള്ളി. വില്ലേജ്—പെരിങ്ങണ്ടൂർ.

പുരയിടം സർവ്വെനമ്പർ 387/4-ൽനിന്നും തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 6. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ 387/4, കിഴക്ക് 387/4, 386, തെക്ക് 387/4-5, 386, പടിഞ്ഞാറ് 387/4, 385, 386. വിസ്തീർണ്ണം—11 സെൻറ്. പട്ടയദാർ—നാഗലശ്ശേരി കൂടല്ലൂർ മനയ്ക്കൽ ശങ്കരൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. കാണവഴി കൈവശം—വട്ടുകളത്തിൽ നാരായണൻ മകൻ ഭഗവാൻ.

IV

No. G. O. Rt. 1460.

Dated Trivandrum, 5th June 1958.

Parayanthodu Branch Canal Block II, C. I. P.

Whereas the Government of Kerala having been satisfied that the lands specified below have to be acquired for a pueblic purpose and it having been decided that the compensation

to be awarded for the lands should be paid out of the Public Revenues the following declaration is issued under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070.

Under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring ..0 acres 67½ cents, be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit Parayanthodu Branch Canal Block II Chalakudy Scheme and under Sections 6 and 6 of the said Act the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur, is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands.

A plan of the land is kept in the office of the Special Land Acquisition Officer and may be inspected at any time during office hours.

SCHEDULE

Taluk—Mukundapuram. *Village*—Thazhekad.

1. Dry, Sy. No. 754/3. Sub divided from 754/1. Bounded on the north by Sy. No. 754/4-478, east 754 5-478 south 754/1, west 479. Extent—24 cents Pattadar—Aboo-parambil Raman Ayyappan Tenant in possession Parakkal Njeralelt Devassy Thomman.

2. Dry. Sy. No. 754/5, sub divided from 754/2. Bounded on the north by Sy. No. 478/ east 755 south 754/2, west 754/3. Extent—20 cents Pattadar in possession Ponoly Ravunny Kittan.

3. Wet Sy. No. 755/6. Sub divided from 755/2. Bounded on the north by Sy. No. 755/7. east 755/3. south 755/2, west 754. Extent—13 cents. Pattadar Ponoly Ittamman Kitta possession by partition Ponoly Kitta Mani.

4. Wet, Sy. No. 755/7, Sub divided from 755/4. Bounded on the north by Sy. No. 755/4, east 755/3, south 755/6, west 478. Extent—2 1/2 cents. Pattadar in possession. Ponoly Ittaman Kunjitty.

5. Wet, Sy. No. 756/9, Sub divided from 756/6. Bounded on the north by Sy. No. 756/6, east 756/10, south 756/8 west 755. Extent—10 cents. Pattadar in possession. Ponoly Ittaman Kunjitty.

6. Wet, Sy. No. 756/10, Sub divided from 756/7. Bounded on the north by Sy. No. 756/7 east 756/7 south 756/8, west 756/9. Extent—12 cents. Pattadar Ponoly Kunjitti Vela and others, Verumpattamdar in possession Ponoly Ravunny krishnan.

7. Wet, Sy. No. 756/8. Sub divided from 756/2, Bounded on the north by Sy. No. 756/9- 10, east Aler village south 756/2 west 755. Extent—6 cents. Pattadar Kotlyldath Neelakandan Neelakandan Namboodiri, verumpattamdar in possession Ponoly Ravunny Kittan.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനു ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി പൊതുഖജനാവിൽനിന്നു പ്രതിഫലം കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും ഗവൺമെന്റിനു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കയാലും, അതിനു പ്രതിഫലം കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും, 1070-ലെ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പു നിയമം 5-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ കാണുന്ന പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 87½ സെന്റ് അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ സ്ഥലം ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത്, പറയൻതോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബ്ലോക്ക് II-ന് ആവശ്യമാണെന്നും, 1070-ലെ 1-ാം ആക്ടായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പു നിയമം 6-ഉം, 6-ഉം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസരെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും, സ്ഥലം സർക്കാരിലേയ്ക്കെടുക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്തുത നിയമം അഞ്ചാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരളഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—താഴെക്കാട്.

1. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 754, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3, അതിർത്തി—വടക്ക് സർവ്വെ 754/4, 478, കിഴക്ക് 754/5, 478, തെക്ക് 754/1, പടിഞ്ഞാറ് 479. വിസ്തീർണ്ണം—24 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—ആബൂപറമ്പിൽ രാമൻ അയ്യപ്പൻ. കൈവശക്കാരൻ—പാറക്കൽ ഞെരളേലി ദേവസ്സി തൊമ്മൻ.

2. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 754 സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2-ൽ നിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5, അതിർത്തി — വടക്ക് സർവ്വെ 478, കിഴക്ക് 755, തെക്ക് 754/2, പടിഞ്ഞാറ് 754/3. വിസ്തീർണ്ണം—20 സെന്റ്. പട്ടയക്കാരും കൈവശക്കാരനും—പൊനോലി രാവുണ്ണി കിട്ടൻ.

3. നിലം പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 755. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 6. അതിർത്തി— വടക്ക് സർവ്വെ 755/7, കിഴക്ക് 755/3, തെക്ക് 755/2, പടിഞ്ഞാറ് 754. വിസ്തീർണ്ണം—13 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ — പൊനോലി ഇട്ടാമൻ കിട്ട. ഭാഗവഴി കൈവശക്കാരൻ—പൊനോലി കിട്ടമണി.

4. നിലം പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 755. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7, അതിർത്തി—വടക്ക് സർവ്വെ 755/4, കിഴക്ക് 755/3, തെക്ക് 755/6, പടിഞ്ഞാറ് 478. വിസ്തീർണ്ണം—2½ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരും, കൈവശക്കാരനും— പൊനോലി ഇട്ടാമൻ കുഞ്ഞിട്ടി.

5. നിലം പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 756, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 6-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ 9. അതിർത്തി—വടക്ക് സർവ്വെ 756/6, കിഴക്ക് 756/10, തെക്ക് 756/8, പടിഞ്ഞാറ് 755. വിസ്തീർണ്ണം—10 സെന്റ്. പട്ടയക്കാരും കൈവശക്കാരനും— പൊനോലി ഇട്ടാമൻ കുഞ്ഞിട്ടി.

6. നിലം പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 756. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 10. അതിർത്തി—വടക്ക് സർവ്വെ 756/7, കിഴക്ക് 756/7, തെക്ക് 756/8, പടിഞ്ഞാറ് 756/9. വിസ്തീർണ്ണം—12 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ — പൊനോലി കുഞ്ഞിട്ടി വേലു മുതൽ 4 പേർ. വെറുമ്പാട്ടക്കൈവശക്കാരൻ—പൊനോലി രാവുണ്ണി കൃഷ്ണൻ.

7. നിലം പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 756. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 8. അതിർത്തി—വടക്ക് സർവ്വെ 756/9, 756/10, കിഴക്ക് ആളൂർ വില്ലേജ്, തെക്ക് 756/2, പടിഞ്ഞാറ് 755. വിസ്തീർണ്ണം—6 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—കോട്ടയിൽ നീലകണ്ഠൻ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി, വെറുമ്പാട്ട കൈവശക്കാരൻ—പൊനോലി രാവുണ്ണി കിട്ടൻ.

V

L. A.—PARAYANTHODU BRANCH CANAL

BLOCK No. IV—C.I.P.

No. G.O.Rt. 1460. *Dated, Trivandrum, 5th June 1958.*

Whereas the Government of Kerala having been satisfied that the lands specified below have to be acquired for a public purpose and it having been decided that the compensation to be awarded for the land should be paid out of the public revenues the following declaration is issued under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act II of 1070.

Under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 1 acre 34 cents, be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit for the Parayanthodu Branch Canal Block No. IV—C.I.P. and under Sections 6 and 6 of the said Act the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur, is appointed to perform the functions of a Collector under said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands.

A plan of the land is kept in the office of the Special Land Acquisition Officer and may be inspected at any time during office hours.

SCHEDULE

Taluk—Mukundapuram. *Village*—Aler.

1. Dry Pandaravaka verumpattam Sy. No. 1100, subdivision No. 10, subdivided from Sy. No. 1100/5. Bounded on the north by Sy. No. 1100/3, 1100/1, east 1100/3, 1105/14, south 1100/11 and west 1100/11, 1000. Extent—0 acre 14 cents. Pattadar—Illathparambil Veerankutty Abdurahiman. Tenant occupants—A. Valiyakath Adimakunhi Seyutty 0 acre 19 cents, B. Valiyakath Bappu's wife Kunhachy and others 0 acre 5 cents.

2. Dry Pandaravaka verumpattam Sy. No. 1100, subdivision No. 14, subdivided from Sy. No. 1100/9. Bounded on the

north by Sy. No. 1100/4, east 1100/13, south 1100/15 and west 1100/10. Extent—0 acre 15 cents. Pattadar—and occupant—Valiyakath Kunhumoideen Adimakutty and Bappu's wife Kunhachy.

3. Dry Pandaravaka verumpattam Sy. No. 1100, subdivision No. 13, subdivided from Sy. No. 1100/7. Bounded on the north by Sy. No. 1100/7, east 1100/12, south 1101 and west 1100/14. Extent—0 acre 9 cents. Pattadar—Karukaparamil Kunhuvaros Amina. Occupant by Partition—Valiyakath Veeran Mohamed.

4. Dry Pandaravaka verumpattam Sy. No. 1100, subdivision No. 12, subdivided from Sy. No. 1100/5. Bounded on the north by Sy. No. 1100/5, east 1101, south 1101 and west 1100/13. Extent—0 acre 10 cents. Pattadar—Valiyakath Ahammed Veeran. Occupants by partition—A. Valiyakath Veeran Veerasa 0 acre 8 cents. B. occupied by Gift—Karur Jamath Musalman Mosque—0 acre 2 cents.

5. Dry Pandaravaka verumpattam Sy. No. 1101, subdivision No. 4, subdivided from Sy. No. 1101/2. Bounded on the north by Sy. No. 1101/5, east 1102, south 1101/2 and west 1101/3, 1100. Extent—0 acre 15 cents. Pattadar—Kuriyedath Neelakandhan Namboodiri 2. Narayanan Namboodiri. Verumpattadar—Valiyakath Moideen Makkar. Occupants by gift—A. Karur Jamath Musalman Mosque—0 acre 07 cents. B. Valiyakath Moideen Makkar—0 acre 8 cents. Mortgagee—Kuriyedath Neelakandhan Namboodiri, 2. Narayanan Namboodiri.

6. Dry Pandaravaka verumpattam Sy. No. 1101, subdivision No. 3, subdivided from Sy. No. 1101/1. Bounded on the north by Sy. No. 1100, east 1011/4, south 1101/1 and west 1101/1. Extent—0 acre 05 cents. Pattadar—Kuriyedath Neelakandhan Namboodiri, 2. Narayanan Namboodiri. Verumpattam occupant—Valiyakath Moideen Makkar. Mortgagee—Kuriyedath Neelakandhan Namboodiri and Narayanan Namboodiri.

7. Dry Pandaravaka verumpattam Sy. No. 1102, subdivison No. 5, subdivided from Sy. No. 1102/2. Bounded on the north by Sy. No. 1102/2, east 1104, south 1102/6 and west 1101. Extent—0 acre 20 cents. Pattadar—Valiyakath Adima Kunhumoidu. Claimants and occupants—Valiyakath Moidu's wife Amina and her children Veerasa and others. Mortgagee—Kuriyedath Sreekumaran Namboodiri.

8. Dry Pandaravaka verumpattam Sy. No. 1104, subdivision No. 9, subdivided from Sy. No. 1104/6. Bounded on the north by Sy. No. 1104/6, east 1105, 1104/11, south 1104/10, 1104/11 and west 1102. Extent—0 acre 26 cents. Pattadar—Valiyakath Bava Mohammed. Teerdar—A. Valiyakath Kunhumoidu Adimakutty. Occupant—Valiyakath Kunhumoidu Veerasa—0 acre 6 1/4 cents. B. Teerdeed occupant—Valiyakath Saydutty Adimakunhi—19 3/4 cents. Mortgagee—1. Valiyakath Kunhumoidu Kunhupappu, 2. Kuriyedath Sreekumaran Namboodiri.

9. Dry Pandaravaka verumpattam Sy. No. 1104, subdivision No. 11, subdivided from Sy. No. 1104/7. Bounded on the north by Sy. No. 1104/9, east 1105, south 1104/7 and west 1104/9. Extent—0 acre 10 cents. Pattadar—Nheralely Derasy Ouseph died. Claimant and occupant—Nheralely Chakkappan, son of Ouseph.

പറയന്തോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബ്ലോക്ക് IV
ചാലക്കുടി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്.

1125-ലെ, തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി നിയമനിർമ്മാണ പ്രമാണവും ആക്ട് (1125-ലെ 6-ാം ആക്ട്) ഇതിനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടതായ 1070-ലെ 2-ാം ആക്ടായ കൊച്ചി ഭൂമി എടുപ്പ് ആക്ട് 5-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്നതും ഏകദേശം 1 ഏക്കർ 34 സെൻറ് വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുആവശ്യത്തിന് അതായത് പറയന്തോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബ്ലോക്ക് IV-ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുകയും പ്രസ്തുത ആക്ട് 6-ാം വകുപ്പനുസരണം ആ ആക്ടിലുള്ള അധികാരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെ നിയമിക്കുകയും പ്രസ്തുത ഭൂമി എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തുന്നതിനു നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ടി ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതും ആഫീസ്സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു.

പട്ടിക.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—ആളൂർ.

1. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ 1100, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 10. അതിരുകൾ — വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1100/3, 1100/1, കിഴക്ക് 1100/3, 1100/14, തെക്ക് 1100/11, പടിഞ്ഞാറ് 1100/11, 1060 വിസ്തീർണ്ണം—24 സെൻറ്. പട്ടയക്കാർ—ഇല്ലത്തുപറമ്പിൽ മീരാൻകുട്ടി അബ്ദുറഹിമാൻ. തീറുവഴി കൈവശക്കാർ—(എ) വലിയകത്ത് അദിമ കുഞ്ഞി സെയ്തു, 19 സെൻറ്. (ബി) വലിയകത്ത് ബാപ്പു ഭാര്യ കുഞ്ഞാച്ചി മുതൽപേർ, 5 സെൻറ്.

2. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ 1100, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 9-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 14. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ 1100/9, കിഴക്ക് 1100/13, തെക്ക് 1100/15, പടിഞ്ഞാറ് 1100/10. വിസ്തീർണ്ണം—15 സെൻറ്. പട്ടയക്കാർ, കൈവശക്കാർ — വലിയകത്ത് കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ അദിമകുട്ടിയും ടിയിൽ ബാപ്പു ഭാര്യ കുഞ്ഞാച്ചിയും.

3. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ 1100, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 13. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ 1100/7, കിഴക്ക് 1100/12, തെക്ക് 1101, പടിഞ്ഞാറ് 1100/14. വിസ്തീർണ്ണം—9 സെൻറ്. പട്ടയക്കാർ—കറുകപറമ്പിൽ കുഞ്ഞവറാസ് മകൻ അമിന. ഭാഗവഴി കൈവശം—വലിയകത്ത് മീരാൻ മുഹമ്മദ്.

4. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ 1100, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 12. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ 1100/5, കിഴക്ക് 1101, തെക്ക് 1101, പടിഞ്ഞാറ് 1100/13. വിസ്തീർണ്ണം—10 സെൻറ്. പട്ടയക്കാർ—വലിയകത്ത് അഹമ്മതുമീരാൻ. ഭാഗവഴി കൈവശക്കാരൻ—(എ) വലിയകത്ത് മീരാൻ മീരാസ, 8 സെൻറ്. (ബി) ദാനവഴി കൈവശക്കാരൻ — കാരൂർ മുസ്ലീം ജമാഅത്ത് പള്ളി, 2 സെൻറ്.

5. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ 1101, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ 1101/5, കിഴക്ക് 1102, തെക്ക് 1101/2, പടിഞ്ഞാറ് 1101/3, 1100. വിസ്തീർണ്ണം—15 സെൻറ്. പട്ടയക്കാർ—കരിയാട്ടത്ത് നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി, (2) നാരായണൻ നമ്പൂതിരി. വെറുമ്പാട്ടക്കാർ — വലിയകത്ത് മൊയ്തീൻ മക്കാർ, 8 സെൻറ്. കൈവശക്കാർ— എ. ദാനവഴി കാരൂർ മുസ്ലീം ജമാഅത്തുപള്ളി, 7 സെൻറ്. ബി. വലിയകത്ത് മൊയ്തീൻ മക്കാർ. പണയക്കാരൻ — കരിയാട്ടത്ത് നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി, (2) നാരായണൻ നമ്പൂതിരി.

6. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ 1101, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ 1100, കിഴക്ക് 1101/4, തെക്ക് 1101/1, പടിഞ്ഞാറ് 1101/1. വിസ്തീർണ്ണം—5 സെൻറ്. പട്ടയക്കാർ—കരിയാട്ടത്ത് നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി, (2) നാരായണൻ നമ്പൂതിരി. വെറുമ്പാട്ട കൈവശക്കാരൻ — വലിയകത്ത് മൊയ്തീൻ മക്കാർ. പണയക്കാരൻ—കരിയാട്ടത്ത് നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിയും നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയും.

7. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ 1102, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ 1102/2, കിഴക്ക് 1104, തെക്ക് 1102/6, പടിഞ്ഞാറ് 1101. വിസ്തീർണ്ണം—20 സെൻറ്. പട്ടയക്കാർ — വലിയകത്ത് അദിമ കുഞ്ഞുമൊയ്തു. അവകാശികളും കൈവശക്കാരും — വലിയകത്ത് മൊയ്തു ഭാര്യ ആമിനയും മക്കൾ മീരാസ മുതൽപേരും. പണയക്കാരൻ — കരിയാട്ടത്ത് ശ്രീകുമാരൻ നമ്പൂതിരി.

8. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ 1104, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 6-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 9. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ 1104/6, കിഴക്ക് 1105, 1104/11, തെക്ക് 1104/10, 1104/11, പടിഞ്ഞാറ് 1102. വിസ്തീർണ്ണം—26 സെൻറ്. പട്ടയക്കാർ—വലിയകത്ത് ബാവ മുഹമ്മദ്. തീറുകാരൻ—(എ) വലിയകത്ത് കുഞ്ഞുമൊയ്തു അദിമക്കുട്ടി. കൈവശക്കാരൻ—വലിയകത്ത് കുഞ്ഞുമൊയ്തു മീരാസ, 6¼ സെൻറ്. (ബി) തീറുവഴി കൈവശക്കാരൻ — വലിയകത്ത് സെയ്തുട്ടി അദിമ കുഞ്ഞി, 19¾ സെൻറ്. പണയക്കാരൻ—(1) വലിയകത്ത് കുഞ്ഞുമൊയ്തു കുഞ്ഞുപാപ്പു. (2) കരിയാട്ടത്ത് ശ്രീകുമാരൻ നമ്പൂതിരി.

9. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ 1104, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 11. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ

1104/9, കിഴക്ക് 1105, തെക്ക് 1104/7, പടിഞ്ഞാറ് 1104/9. വിസ്തീർണ്ണം — 10 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—ഓതകേലി മേലിട്ട് ഔസേപ്പ് മകൻ അവകാശവും കൈവശക്കാരും—തൊട്ടേലി ഔസേപ്പ് മകൻ ചാക്കപ്പൻ.

VI

No. G.O. Rt. 1450 *Dated, Trivandrum 5th June 1958*

Sub : L.A. Kallur Vadakkumuri Branch Canal Block VII 2nd Stage Chalakudy Irrigation Scheme.

Whereas the Government of Kerala having been satisfied that the lands specified below have to be acquired for a public purpose and it having been decided that the compensation to be awarded for the land should be paid out of the Public Revenues, the following declaration is issued under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070.

Under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 3 acre 30 1/4 cents, be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit, for the excavation of Kallur Vadakkummuri Branch Canal 2nd Stage Chalakudy Irrigation Scheme and under Sections 2 and 6 of the said Act the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur, is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands.

A plan of the land is kept in the office of the Special Land Acquisition Officer and may be inspected at any time during office hours.

SCHEDULE

District—Trichur. *Taluk*—Mukundapuram.
Village—Kallur Vadakkummuri.

1. Dry. Sy. No. 1028, sub division No. 7 created from old Sy. No. 1028/2. Bounded on the north by Sy. No. 1028/2, east 1030/4, south 1028/4, west 1028/4. Extent—0 acre 29 cents. belonging to pattadar —Annamanada Devaswom Verumpattom tenants and occupants—A portion Elattu Nanu's wife Kunhi's daughters Lekshmi, Kothi, Eelu and Janaki (cents 9 1/2) B. portion Elattu Kittunni Raman (died) claimants Raman's wife Ittootty and children Krishnan, Karthiayani, Paru, Janaki, and Lekshmi (cents 19 1/2)

2. Dry, Sy. No. 1029, sub division No. 6 created from old Sy. No. 1029/4, Bounded on the north by Sy. No. 1029/4, east 1028/4, south 1029/2, west 1028/9. Extent—0 acre 26 cents. belonging to Pattadar Panambilly Kalliyani Lekshmikutty Amma. Verumpattom tenant and occupant—Karaut Valappil Sankaran's son Neelacantan.

3. Dry. Sy. No. 1028, Sub division No. 8, created from old Sy. No. 1028/2. Bounded on the north by Sy. No. 1022/2, east 1028/2, 1029/6, south 1028/9, west 1028/9 1021/2. Extent—0 acre 72 5/8 cents. belonging to Pattadar—Annamanada Devaswom Verumpattom tenants and occupants—A portion Manjali Mattathil Ouseph Ouseph (cents 28 1/2) B. portion Manjali Mattathil Ouseph Devassy (cents 8 1/8) C. portion By partition Kannambalath Narayani Amma Parvathy Amma. (cents 11 1/4) D. portion Kannambalath Narayani Amma Ammukutty Amma, (cents 5 1/4)) E. portion Kannambalath Lekshmikutty Amma's daughter minor Komalavally's guardian Kannambalath Kelukutty Amma, Sivarama Menon. (cents 19 1/2)

4. Dry. Sy. No. 1022. Sub division No. 2. created from old Sy. No. 1022/1. Bounded on the north by Sy. No. 1022/1, east 1022/1, south 1028/8, west 1021/2. Extent—0 acre 4 5/8 cents. belonging to pattadar Chakkamath Kunhikrishnan Narayana Menon. Verumpattam tenants and occupants—Vadakkeppilly Augusthy Ouseph, Chakku Devassy, Chakku Thomman.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റിന് ബോദ്ധ്യമായിരിക്കയാലും, അതിനുള്ള പ്രതിഫലം പൊതുനികുതി വരവിൽനിന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും, 1070-ലെ 2-ാം ആക്ടായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പു നിയമം 5-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം താഴെ കാണുന്ന പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 3 ഏക്കർ 32½ സെന്റ് അല്പം കൂടുതലാകട്ടെ, കുറവാകട്ടെ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന്, അതായത് കല്ലൂർ വടക്കുമുറി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ കുഴിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും 1070-ലെ 2-ാം ആക്ടായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പ് നിയമം 2-ഉം 6-ഉം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്കെടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 5-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

ഡിസ്ട്രിക്ട്—തൃശ്ശിവപേരൂർ.
താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—കല്ലൂർ വടക്കുമുറി.

പട്ടിക.

1. പുരയിടം സർവ്വേ നമ്പർ 1028/2-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1028/7. അതിരുകൾ— വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 1028/2, കിഴക്ക് 1030/4, തെക്ക് 1028/4, പടിഞ്ഞാറ് 1028/4. വിസ്തീർണ്ണം—29 സെന്റ്. പട്ടയദാർ — അന്നമനട ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ട കുടിയാന്മാരും, കൈവശക്കാരും — എ ഭാഗം, ഏലാട്ട് നാണു ഭാര്യ കുഞ്ഞിയുടെ മക്കൾ ലക്ഷ്മി, കോത, ഏലു, ജാനകി സെന്റ് 9½. ബി. ഭാഗം, ഏലാട്ട് കിട്ടുണ്ണി രാമൻ (മരിച്ചു). അവകാശികൾ —രാമന്റെ ഭാര്യ ഇട്ടൂട്ടിയും, മക്കൾ കൃഷ്ണൻ, കാർത്ത്യായനി, പാറു, ജാനകി ലക്ഷ്മി. സെന്റ് 19½.

2. പുരയിടം സർവ്വേ നമ്പർ 1029/4-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1029/6. അതിരുകൾ— വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 1029/4, കിഴക്ക് 1028/4, തെക്ക് 1029/2, പടിഞ്ഞാറ് 1028/9, 8. വിസ്തീർണ്ണം — 26 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—പനമ്പിള്ളി കല്യാണി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ. വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാനും, കൈവശക്കാരനും — കാരേ വളപ്പിൽ ശങ്കരൻ മകൻ നീലകണ്ഠൻ.

3. പുരയിടം സർവ്വേ നമ്പർ 1028/2-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1028/8. അതിരുകൾ— വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 1022/2, കിഴക്ക് 1028/2, 1029/6, തെക്ക് 1028/9, പടിഞ്ഞാറ് 1028/9, 1021/2. വിസ്തീർണ്ണം—72 5/8 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—അന്നമനട ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാന്മാരും, കൈവശക്കാരും — എ ഭാഗം, മഞ്ഞളി മറ്റത്തിൽ ഔസേപ്പ് ഔസേപ്പ്, സെന്റ് 28½, ബി. ഭാഗം, മഞ്ഞളി മറ്റത്തിൽ ഔസേപ്പ് ദേവസ്സി, സെന്റ് 8 1/8, സി. ഭാഗം, ഭാഗവഴി കണ്ണമ്പലത്തു നാരായണിയമ്മ പാർവ്വതിയമ്മ, സെന്റ് 11¼. ഡി. ഭാഗം കണ്ണമ്പലത്തു നാരായണിയമ്മ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ, സെന്റ 5¼, ഇ. ഭാഗം, കണ്ണമ്പലത്തു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ മകൾ മൈനർ കോമളവല്ലിയുടെ രക്ഷകർത്താവ് കണ്ണമ്പലത്ത് ഏലുക്കുട്ടി അമ്മ ശിവരാമമേനോൻ, സെന്റ് 19½.

4. പുരയിടം സർവ്വേ നമ്പർ 1022-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1022/2. അതിരുകൾ— വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 1022/1, കിഴക്ക് 1022/1, തെക്ക് 1028/8, പടിഞ്ഞാറ് 1021/2. വിസ്തീർണ്ണം—4 5/8 സെന്റ്. പട്ടയദാർ — ചക്കമത്ത് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നാരായണമേനോൻ. വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാന്മാരും, കൈവശക്കാരും— വടക്കേപ്പിള്ളി അഗസ്തി ഔസേപ്പ്, ചാക്കു ദേവസ്സി, ചാക്കു തൊമ്മൻ.

VII

No. G. O. Rt. 1461 *Dated, Trivandrum 5th June 1958*

L. A. Mambra Branch Canal Block VI Chalakudy. Scheme II Stage

Whereas the Government of Kerala having been satisfied that the lands specified below have to be acquired for a public purpose and it having been decided that the compensation to be awarded for the land should be paid out of the Public Revenues, the following declaration is issued under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070.

Under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070 the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 3 acres 7 cents, be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit, for the Mambra Branch Canal Block VI and under Sections 2 and 6 of the said Act the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands.

A plan of the land is kept in the office of the Special Land Acquisition Officer and may be inspected at any time during office hours.

SCHEDULE

Taluk—Mukundapuram. *Village*—Kallur Thekkummuri.

1. Dry. Sy. No. 175/5, Sub divided from 175. Bounded on the north by Sy. No. 177, 175/4, east 174, south 175/1, west 175/1. Extent—15 1/2 cents. Pattadar in possession—Medayathu Mathu's wife Thresia.

2. Dry. Sy. No. 177/10. Sub divided from 177/6. Bounded on the north by 177/6, east 177/6 south 175/3, west 177/5-8-11. Extent—15 cents. Pattadar—Thiruvanchikulam Devaswom, verumpattam sub pattadar in possession. Molayambilli Pylo Ouseph.

3. Dry. Sy. No. 177/8, Sub divided from 177/5. Bounded on the north by Sy. No. 177/4-7 east 177/6-10, south 177/5, west 177/5. Extent—7 3/4 cents. Pattadar—Thiruvanchikulam Devaswom verumpattam sub Pattadar in possession Molayambilli Kochu Pylo Devassy.

4. Dry. Sy. No. 177/7, Sub divided from 177/4. Bounded on the north by, Sy. 177/4, east 177/4 south 177/5-8 west 176. Extent—14 3/4 cents. Pattadar—Thiruvanchikulam Devaswom, verumpattam sub Pattadar in possession Molayambilli Ouseph Varghese.

5. Dry. Sy. No. 176/8, Sub divided from 176/1. Bounded on the north by Sy. No. 176/7-9, east 177, south 176/1, west 176/1-7 Extent—1 cent. Pattadar—Ambattuparambil Kunjunni Kuttan (died) Claimants. Kuttan's children Velayudhan and Kunjunni.

6. Dry. Sy. No. 176/9, Sub divided from 176/7. Bounded on the north by Sy. No. 176/7-10, east 177, south 176/7, west 301. Extent—18 1/2 cents. Pattadar in possession Velloli Lekshmi Amma, Kochulla Amma verumpattam Panayambilly Kunjalikunjan Marakkar Nottakaran. Para Perambil Thampi Kuttai.

7. Dry. Sy. No. 301/5, Sub divided from 301/1. Bounded on the north by Sy. No. 301/1, east 176/9, south 301/4, west 299/4. Extent—26 3/4 cents. Pattadar—Vayambrakkavu Srikandapuram Devaswom verumpattam tenants in possession. A. 16 1/4 cents Paraparambil Thambi Kuttayi B. 10 1/2 cents. Vattalayi Kochayyappen Kandankoran.

8. Dry. Sy. No. 299/4, Sub divided from 299/1. Bounded on the north by Sy. No. 299/1, east 301/3, south 299/2, west 299/1. Extent—18 cents. Pattadar—Mampra Kumaran Kuttippappu (died) Claimant in possession, Mampra Kumaran Thambi Kunjan.

9. Dry. Sy. No. 300/7, Sub divided from 300/2. Bounded on the north by 299-330, east 299 south 300/1, west 300/1-5-6. Extent—9 3/8 cents. Pattadar in possession Chiriyanparambil Anjikkilavan Raman.

10. Dry. Sy. No. 300/5, Sub divided from 300/1. Bounded on the north by Sy. No. 300/6, east 300/7, -7, south 300/1, west 319. Extent—15 cents. Pattadar in possession Velutha Varkay Methai's son Poulose and wife Elia.

11. Dry. Sy. No. 319/1. Sub divided from 319 Bounded on the north by Sy. No. 319/1, east 300/5, south 319/1, west 316/1. Extent—40 1/4 cents Pattadar—Valutha Varkay Methai Varied (died) Claimants in possession A. 19 1/2 cents. Teerdar in possession, Ayyalil Ahamed Abdul Kadhir's wife Alimmumma and a. B. 20 3/4 cents. Varied's sons Poulose, Anthoni, Ouseph and others.

12. Wet, Sy. No. 316/1, Sub divided from 316, Bounded on the north 326/5- 328, east 329, south 316/1, west 327. Extent—15 3/4 cents. Pattadar—Kulangara madhothil Vankitachala Iyar, varumpattam occupant—Velutha Varkay Methai Poulose, Anthony etc.

13. Wet, Sy. No. 318/4, Sub divided from 318/3. Bounded on the north by Sy. No. 328/5, east 329/7, south 316/1, west 316/2. Extent—1 3/4 cents. Pattadar in possession Areekkara Kunjippilla Amma Gopala Menon.

14. Wet, Sy. No. 317/5, Sub divided from 377/1, Bounded on the north by Sy. No. 317/4, east 316/2, south 327/1, west 317/1. Extent—5 1/8 cents. Pattadar in possession Korathy Swaroopathil Kunjippilla Kochunni Thampan.

L. A.—മാമ്പ്ര ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബ്ലോക്ക് 6. ചാലക്കുടി സ്കീം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി പൊതുവിലുള്ള ചെലവിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റിന് ബോധ്യമായിരിക്കയാലും അതിനുള്ള പ്രതിഫലം പൊതുനികുതി വരവിൽനിന്നും കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും 1070-ലെ 2-ാം ആക്ടായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പുനിയമം 5-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ കാണുന്ന പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 2 ഏക്കർ 7 സെന്റ് (അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ കൂടെ) വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായതു് മാമ്പ്ര ബ്രാഞ്ച് കനാൽ വകയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും, 1070-ലെ രണ്ടാം ആക്ടായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പുനിയമം 7-ഉം 6-ഉം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും, സ്ഥലം സർവേ ചെയ്യുവാനും കല്ലു സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്തുത നിയമം ആറാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—കല്ലൂർ തെക്കുമുറി.

പട്ടിക.

1. പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 175-ൽ നിന്നും തിരിച്ച സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 177, 175/4, കിഴക്ക് 174, തെക്ക് 175/1, പടിഞ്ഞാറ് 175/1. പട്ടയക്കാർ—മേടയിൽ മാത്തു ഭാര്യ ത്രേസ്യ. വിസ്തീർണ്ണം—15½ സെന്റ്.

2. പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 177/6-ൽ നിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 10. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 177/6, കിഴക്ക് 177/6, തെക്ക് 175/3, പടിഞ്ഞാറ് 177/11, 177/8, 177/5. വിസ്തീർണ്ണം—15 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—തിരുവഞ്ചിക്കുളം ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ട കൈവശക്കാരനും സബ്പട്ടയക്കാരനും—മൊളയമ്പിള്ളി പൈലോ ഔസേപ്പ്.

3. പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 177/5-ൽ നിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 8. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 177/7, 177/4, കിഴക്ക് 177/6-10, തെക്ക് 177/5, പടിഞ്ഞാറ് 177/5. വിസ്തീർണ്ണം—7¾ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—തിരുവഞ്ചിക്കുളം ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ട കൈവശക്കാരനും സബ്പട്ടയക്കാരനും—മൊളയമ്പിള്ളി കൊച്ചു പൈലോ ദേവസ്സി.

4. പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 177/4-ൽ നിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 177/4, കിഴക്ക് 177/4, തെക്ക് 177/5-8, പടി 176/8. വിസ്തീർണ്ണം—14¾ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—തിരുവഞ്ചിക്കുളം ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ട കൈവശക്കാരനും സബ്പട്ടയക്കാരനും—മൊളയമ്പിള്ളി ഔസേപ്പു വർഗ്ഗീസ്.

5. പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 176/1-ൽ നിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 8. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 176/7-9, കിഴക്ക് 177, തെക്ക് 176/1, പടിഞ്ഞാറ് 176/1/7. വിസ്തീർണ്ണം—1 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—അമ്പാട്ടുപറമ്പിൽ കുഞ്ഞുണ്ണി കുട്ടൻ മരിച്ചു. അവകാശികൾ—മക്കളായ കുട്ടൻ വേലായുധനും, കുട്ടൻ കുഞ്ഞുണ്ണിയും.

6. പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 176/7-ൽ നിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 9. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 176/7-10, കിഴക്ക് 177, തെക്ക് 176/7, പടിഞ്ഞാറ് 301. വിസ്തീർണ്ണം—18½ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—വെള്ളോലി ലക്ഷ്മി കൊച്ചുള്ളിയമ്മ. പാട്ടക്കാരൻ—പനയമ്പിള്ളി കുഞ്ഞാലി കുഞ്ഞൻ മരക്കാർ. നോട്ടക്കാരൻ പാറപ്പറമ്പിൽ തമ്പി കുട്ടായി.

7. പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 301/1-ൽ നിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 301/1, കിഴക്ക് 176/9, തെക്ക് 301/4, പടിഞ്ഞാറ് 299/4. വിസ്തീർണ്ണം—26¾ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—വയമ്പ്രക്കാവ് ശ്രീകണ്ഠപുരം ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ട കൈവശക്കാർ—(എ) 16¼ സെന്റ്, പാറപ്പറമ്പിൽ തമ്പി കുട്ടായി, (ബി) 10½ സെന്റ്, വട്ടലായി കൊച്ചയ്യപ്പൻ—കണ്ടൻ കോരൻ.

(8) പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 299/1-ൽ നിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 299/1, കിഴക്ക് 301/3, തെക്ക് 299/2, പടിഞ്ഞാറ് 299/1. വിസ്തീർണ്ണം—18 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—മാമ്പ്ര കുമാരൻ കുട്ടിപ്പാപ്പു മരിച്ചു. അവകാശി—മാമ്പ്ര കുമാരൻ തമ്പി കുഞ്ഞൻ.

9. പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 300/2-ൽ നിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ

330, 299, കിഴക്ക് 299, തെക്ക് 300/2, പടിഞ്ഞാറ് 300/1.5-6. വിസ്തീർണ്ണം—9½ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—ചിറി യൻ പറമ്പിൽ അബൂബക്കർ മകൻ.

10. പറമ്പ് സർവ്വേനമ്പർ 300/1.ൽനിന്ന തിരിച്ച സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 300/6, കിഴക്ക് 300/2, 7, തെക്ക് 300/1, പടിഞ്ഞാറ് 329/2. വിസ്തീർണ്ണം—2½ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—വെളുത്ത വർക്കി മകനായി മകൻ പൗലോസും മറ്റും എലിയമ്മ.

11. പറമ്പ് സർവ്വേ 329-ൽ നിന്ന തിരിച്ച സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2. അതിർത്തികൾ — വടക്ക് സർവ്വേ 329/2, കിഴക്ക് 300/5, തെക്ക് 329/3, പടിഞ്ഞാറ് 326/2. വിസ്തീർണ്ണം—40¾ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—വെളുത്ത വർക്കി മകനായി വറിയത (മരിച്ചു) അവകാശികൾ—(ബി) 20¾ സെന്റ്. മക്കൾ (1) പൗലോസ്, (2) അന്തോണി, (3) അപ്പസ്റ്റോല് മുതൽപേർ, (ഏ) 19¾ സെന്റ്. തിറവഴി കൈവശം—അണ്ണലയിൽ അഹമ്മദ് അബൂബക്കർ മാത്രം അലിയുടെ മുതൽപേർ.

12. നിലം സർവ്വേ നമ്പർ 326-ൽ നിന്ന തിരിച്ച സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 326/3, 328, കിഴക്ക് 329, തെക്ക്, 326/1, പടിഞ്ഞാറ് 327. വിസ്തീർണ്ണം—13¾ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ— കൂടത്തിൽ രാമകിട്ടചാലമണ്ണൻ. പട്ടവകക്കാരവഴിക്കൈവശം—വെളുത്ത വർക്കി മകനായി പൗലോസ് അന്തോണി മുതൽപേർ.

13. നിലം സർവ്വേ നമ്പർ 328/3.ൽ നിന്ന തിരിച്ച സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 328/3, കിഴക്ക് 329/2, തെക്ക് 326/2, പടിഞ്ഞാറ് 326/2. വിസ്തീർണ്ണം—1¾ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ— അരിക്കര കത്തിപ്പിള്ള അമ്മ ഗോപാലമേനോൻ.

14. നിലം സർവ്വേ നമ്പർ 327/1.ൽ നിന്ന തിരിച്ച സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3. അതിർത്തികൾ വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 327/4, കിഴക്ക് 326/2, തെക്ക് 327/1, പടിഞ്ഞാറ് 327/2. വിസ്തീർണ്ണം—3 1/8 സെന്റ്. പട്ടയക്കാരും കൈവശവും—കൊരട്ടി സ്വരൂപത്തിൽ കത്തിപ്പിള്ള കൊച്ചുണ്ണി തമ്പാൻ.

VIII

L. A. PARAYANTHODU BRANCH CANAL BLOCK III CHALAKUDY IRRIGATION SCHEME.

No. G. O. Rt. 1467 *Dated Trivandrum, 6th June 1958*

Whereas tha Goverumant of Karala haviug bean satisfiad that tha lauds spaaified below hava to be acqnitad for a publia purpose and it haviog baan dlaidad that tha aompensation to be awarded for tha land shonld be paid out of the Public Ravenues, tha following declaration is issnad under Sectioo 5 of the Cochin Land Acquisition Aat, II of 1070.

Uudar Saction 5 of the Cochin Land Acqulaition Act, II of 1070 tha Governmant of Karala haraby daclara that the lauds specifiad balow aod maasurlug 1 acre 57 aeuts, be tha sama a litile mora or less, are naeded for a public purpose, to wit, for tha Parayauthodn Braoch Canal Block III Chalakndy Sahama and undar Saatlons a aud 6 of tha said Aat tha Special Land Acquisition Offiaer, Irrigatiou Schamas, Trichur, is appointed to perform tha fnnationa of a Collector undar the aaid Aat and diractad to taka ordar for tha acquisition of tha aaid lands.

A plao of the land is kapt in tha offiae of tha Spacial Land Aaquisition Offiaar and may ba inspaatad at any tima duriug offiaa hours.

SCHEDULE

Taluk—Mukundapuram. *Village*—Alur.

1. Dry Pandaravaka varumpattam Sy. No. 1055 sub divisiou No. 6, anb divided from Sy. No. 1055/4. Bonndad on tha north by Sy. No. 1055/4, east 1055/4, south 1056 and west by Thazhakad Villaga. Extant—o aare 05 1/2 cents. Pattadar—Poonooly Valn Velandy (died) elaimants aud occupant—Poonooly Valaudy's son Valu aud othars

2. Dry Pandaravaka varumpattam Sy. No. 1056, sub division No. 4, sub divided from Sy. No. 1056/1. Boundad on tha north by Sy. No. 1055, east 1056/1, south 1057 aud wast 1056/5. Exteut—o aara 34 cants. Pattadar—Palathingal Koahnahakku Variad (diad) elaimaots and occupants by partition A. Palathiugal Anthony son of Variad o acre 9 cents. B. Palithingal Koahuahakkn son of Variad o acra 9 aants C. Palathiugal Ouraph son of Varied o aara 09 aeots by Teerdaad D. Esrinimal Govindan Ramau o acra 7 aeuts.

3. Wat, Pandaravaka verumpattam Sy. No. 1057, sub-division No. 9, sub divided from Sy. No. 1057/4. Bonndad on tha north by Sy. No. 1056, east 1057/4, sonth 1057/5 and west 1057/10. Extant—o aara 05 aaots. Pattadar—Palathingal Koahnahakkn Varied diad by Taardead occnpant—Esrunimal Govindan Raman.

4. Wat Pandaravaka varumpattam Sy. No. 1057 sub division No. 5, snb dividad from Sy. No. 1057/1. Boundad on tha north by Sy. No. 1057/9-1056-1057/7, east 1057/6-1056-1057/7, sonth 1056-1057/8-1058, and waat 1057/1. Extaot—o acra 26 aauts. Pattadar—aod occnpant Pinikkan Mammuny Koahupappn Mortgagaes 1 Land Mortgaga Bank, 2. Community Project office, Chalakudy, 3. Kuriyedath Sreakumarau Namboodiri.

5. Dry Paodaravaka varumpattam Sy. No. 1056, sub division No. 6 anb dividad from Sy. No. 1056/3. Bonnded on the north by Sy. No. 1057-1056/3, East 1056/3, sonth 1057, and west 1057. Extant—o acra 03 eenta. Pattadar aud occnpaut—Piuikkan Mammunny Kochupappn Mortgagees 1. Laud Mortgaga Bank 2. Commuuity Projaat Offiaa, Chalakndy, 3. Kuriyedath Sreakumarao Namboodiri.

6. Dry Pandaravaka verumpattam Sy. No. 1056, sub division No. 7, sub divided from Sy. No. 1056/3. Bouuded on tha north by Sy. No. 1056/3. east 1056/3, sonth 1058 aod wast 1057. Extant—o acre 02 1/2 aeuts. Pattadar aod occupant—Piuikkan Mamunny, Kochopappn Mortgagees 1 Land Mortgaga Bank 2 community Projact offiae, Chalakudy. 3. Kuriyedath Sreeknmarau Namboodiri.

7. Wet Pandaravaka varumpattam Sy. No. 1057 sub division No. 8, sub divided from Sy. No. 1057/2. Boundad on tha north by Sy. No. 1057/5, east 1058 south 1058 and wast 1057/2. Exteut—o acra 01 aent Pattadar and oaanpant—Valiyakath Pookkarkutty Vaerau.

8. Dry Paudaravaka verumpattam Sy. No. 1058. sub divisioo No. 5 sub divided from Sy. No. 1058/1. Bonnded on the north by Sy. No. 1056-1057 aast 1058/1, south 1058/8 and waat 1057 Extant—o acra 18 eaints. Pattadar and occupaot—Valiyakath Pookkarkutty Veerau.

9. Dry Pandaravaka verumpattam Sy. No. 1058 sub division No. 8, aub divided from Sy. No. 1058/4, Bouodad oo tha north by Sy. No. 1057-1058/5, east 1058/9, sonth 1058/6 aod wast 1058/4. Extant—o acre 19 cents. Pattadar—Mauakolangaraparambil Vaeranpilla Sultan Taardeed occupant—Nhacolaly Variad Sebastian.

10. Paudaravaka varumpattam Sy. No. 1058, sub division No. 6. sub dividad from Sy. No. 1058/1. Bounded on tha north by Sy. No. 1058/7-1058/8 aaat 1058/7-1059-1060, south 1058/1, and west 1058/2. Extant—o acra 33 aaots Pattadar—Akliparambil Ramau Ayyappan Teerdaed occupants—A. Umamkndath Manikkan's wife Unuuly o acre 11 aaots, B. Valiyakath Adimakntty son of Adima o acre 06 aaots. C. Ayyanmula Mauikkau Mani o acre 16 aants.

11. Dry Pandaravaka varumpattam Sy. No. 1059 aub division No. 4, sub divided from Sy. No. 1059/3. Bounded oo tha north by Sy. No. 1059/3. east 1059/3, south 1060 and west 1058. Extant—o acra 02 aants. Pattadar and oacupant—Parakidam Chathu Valandy.

12. Dry Pandaravaka varumpattam Sy. No. 1060, sub divisioo No. 3, sub dividad from Sy. No. 1060/2. Bounded on tha north by Sy. No. 1060/1. aast 1100 south 1060/2 and wast 1060/2, Extant—o acre 09 aaots, Pattadar—Illathparambil Moidu Kunhava Taerdead oacupants—A. Thottappilly Cheriakutty Kunhavaru o acra 6 ceuts. B. Illathparambil Kunhnmoidn Vaeravu o acra 3 cents.

1125-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി നിയമനിർമ്മാണപ്രയോഗവും ആക്റ്റ് (1125-ലെ 6-ാം ആക്റ്റ്) ഇടന്ന കൊച്ചിയിലെ നിലവിലിരിക്കുന്ന പിന്നീട് ഭേദഗതി ചെയ്ത 1070-ലെ 2-ാം ആക്റ്റായ കൊച്ചി ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് ആക്റ്റ് 5-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്നതും ഏകദേശം 1 ഏക്കർ 57 സെന്റ് വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതു പ്രയോജനത്തിന്, അതായത് പറയന്തോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ബ്ലോക്ക് III-ന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുകയും പ്രസ്തുത ആക്റ്റ് 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ഒരു കലക്ടറുടെ അധികാരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെ നിയമിക്കുകയും പ്രസ്തുത ഭൂമി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ടി ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസിലെ ആഫീസ് വച്ചിരിക്കുന്നതും ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു

പട്ടിക.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—ആളൂർ.

1. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1055-ൽ സബ്ഡിവിഷൻനമ്പർ 4-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 6. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1055/4, കിഴക്ക് 1055/4, തെക്ക് 1056, പടിഞ്ഞാറ് താഴെക്കാട്ട് വില്ലേജ് വിസ്തീർണ്ണം—5½ സെന്റ്. പട്ടയമാർ—പൊരഞ്ഞാളി വേലു വേലായി (മരിച്ചു) അവകാശിയും കൈവശക്കാരനും—പൊരഞ്ഞാളി വേലായി മകൻ വേലു മുതൽപേർ.

2. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1056. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1055, കിഴക്ക് 1056/1, തെക്ക് 1057, പടിഞ്ഞാറ് 1056/5. വിസ്തീർണ്ണം—34 സെന്റ്. പട്ടയമാർ—പാലത്തിങ്കൽ കൊച്ചുചാക്ക വറിയത് (മരിച്ചു.) അവകാശിയും, കൈവശക്കാരും—ഏ പാലത്തിങ്കൽ വറിയത് മകൻ അന്തോണി 9 സെന്റ്, ബി പാലത്തിങ്കൽ വറിയത് മകൻ കൊച്ചു ചാക്ക 9 സെന്റ്, സി പാലത്തിങ്കൽ വറിയത് മകൻ ജോസപ്പ് 9 സെന്റ്, തിരുവഴി ഡി ഏരിംച്ചൻ ഗോവിന്ദൻ രാമൻ 7 സെന്റ്.

3. നിലം പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1057 സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 9. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1056, കിഴക്ക് 1057/4, തെക്ക് 1057/5, പടിഞ്ഞാറ് 1057/10 വിസ്തീർണ്ണം—5 സെന്റ്. പട്ടയമാർ—പാലത്തിങ്കൽ കൊച്ചുചാക്ക വറിയത് (മരിച്ചു). തിരുവഴി കൈവശക്കാരൻ ഏരിച്ചൻ ഗോവിന്ദൻ രാമൻ.

4. നിലം പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1057 സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1057/9, 1056, 1057/7, കിഴക്ക് 1057/6 1056, 1057/7, തെക്ക് 1056, 1057/8, 1058, പടിഞ്ഞാറ് 1057/1. വിസ്തീർണ്ണം—26 സെന്റ്. പട്ടയമാരും—കൈവശക്കാരനും—പിണ്ടിക്കൽ മഠത്തിൽ കൊച്ചുപാപ്പു പണയക്കാർ 1, ലാൻഡ് മോർട്ട്ഗേജ് ബാങ്ക് 2. കമ്മീഷണർ ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസ് ചാലക്കുടി 3. കരിയാട്ടുള്ള ശ്രീകുമാരൻ നമ്പൂതിരി.

5. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1056. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 6. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1057, 1056/3, കിഴക്ക് 1056/3, തെക്ക് 1057, പടിഞ്ഞാറ് 1057. വിസ്തീർണ്ണം—3 സെന്റ്. പട്ടയമാരും, കൈവശക്കാരനും—പിണ്ടിക്കൽ മഠത്തിൽ കൊച്ചുപാപ്പു. പണയക്കാർ—1. ലാൻഡ് മോർട്ട്ഗേജ് ബാങ്ക് 2. കമ്മീഷണർ ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസ്, ചാലക്കുടി 3. കരിയാട്ടുള്ള ശ്രീകുമാരൻ നമ്പൂതിരി.

6. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1056. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1056/3, കിഴക്ക് 1056/3, തെക്ക് 1058, പടിഞ്ഞാറ് 1057. വിസ്തീർണ്ണം—1½ സെന്റ്. പട്ടയമാരും, കൈവശക്കാരനും—പിണ്ടിക്കൽ മഠത്തിൽ കൊച്ചു പാപ്പു. പണയക്കാർ 1, ലാൻഡ് മോർട്ട്ഗേജ് ബാങ്ക് 2. കമ്മീഷണർ ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസ്, ചാലക്കുടി 3. കരിയാട്ടുള്ള ശ്രീകുമാരൻ നമ്പൂതിരി.

7. നിലം പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1057, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 8. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1057/5, കിഴക്ക് 1058, തെക്ക് 1058, പടിഞ്ഞാറ് 1057/2. വിസ്തീർണ്ണം—1 സെന്റ്. പട്ടയമാരും, കൈവശക്കാരനും—വലിയകത്ത് പൊക്കർകുട്ടി വീരാൻ.

8. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ 1058 സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1056, 1057, കിഴക്ക് 1058/1, തെക്ക് 1058/8, പടിഞ്ഞാറ് 1057. വിസ്തീർണ്ണം—18 സെന്റ്. പട്ടയമാരും, കൈവശക്കാരനും—വലിയകത്ത് പൊക്കർകുട്ടി വീരാൻ.

9. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1058, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 8. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1057, 1058/5, കിഴക്ക് 1058/9, തെക്ക് 1058/6, പടിഞ്ഞാറ് 1058/4. വിസ്തീർണ്ണം—19 സെന്റ്. പട്ടയമാർ—മനക്കലകത്തെ പറമ്പിൽ വീരാമ്പിള്ള സുൽത്താൻ തിരുവഴി കൈവശക്കാരൻ—അറക്കലി വറിയത് സബാസ്റ്റ്യൻ.

10. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ. 1058. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻനമ്പർ 6, അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1058/7, 1058/8, കിഴക്ക് 1058/7, 1059, 1060, തെക്ക് 1058/2, പടിഞ്ഞാറ് 1058/2. വിസ്തീർണ്ണം—33 സെന്റ്. പട്ടയമാർ—ആട്ടിപറമ്പിൽ രാമൻ അയ്യപ്പൻ തിരുവഴി കൈവശക്കാർ—ഏ. ഉതംകടത്ത് മണികൺഠൻ ഉണ്ണൂലി 11 സെന്റ്, ബി, വലിയകത്ത് അലിമ മകൻ അലിക്കുട്ടി 6 സെന്റ്, സി. അണ്ണർക്കുല മണികണ്ഠൻ മാണി .16 സെന്റ്.

11. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1059. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1059/3, കിഴക്ക് 1059/3, തെക്ക് 1060. പടിഞ്ഞാറ് 1058. വിസ്തീർണ്ണം—2 സെന്റ്. പട്ടയമാരും, കൈവശക്കാരനും—പാറക്കൽ ചാത്തു വേലായി.

12. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ 1060 സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1060/1, കിഴക്ക് 1100, തെക്ക് 1060/2, പടിഞ്ഞാറ് 1060/2. വിസ്തീർണ്ണം—9 സെന്റ്. പട്ടയമാർ, ഇല്ലത്തു പറമ്പിൽ മൊയ്തു കുഞ്ഞാവ തിരുവഴി കൈവശക്കാർ—ഏ. തൈക്കാട്ടുപ്പിള്ളി ചെറിയ കുട്ടി കുഞ്ഞുവാറു. 6 സെന്റ്, ബി. ഇല്ലത്തുപറമ്പിൽ കുഞ്ഞുമൊയ്തു വീരാവു 3 സെന്റ്.

IX

No. G.O.Ri. 1452 *Dated, Trivandrum, 6th June 1958.*

L.A.—Mambra branch canal—Block V
Chalakudy scheme—II stage

Whereas the Government of Kerala having been satisfied that the lands specified below have to be acquired for a public purpose and it having been decided that the compensation to be awarded for the land should be paid out of the Public Revenues, the following declaration is issued under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070.

Under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 1 acre 70 cents, be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit, for the Mambra Branch Canal Block V and under Sections 2 and 6 of the said Act the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur, is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands.

A plan of the land is kept in the office of the Special Land Acquisition Officer and may be inspected at any time during office hours.

Schedule

Taluk—Mukundapuram. *Village*—Kallur Thekkumuri

1. Dry Sy. No. 160/5, subdivided from 160/3, bounded on the north by Sy. 160/1-2-4-6, east 117, south 160/3, west 162. Extent—31 3/4 cents. Pattadar—Thiruvanchikulam Devaswom. Verumpattam sub pattadar—Tharamel Raman Narayana Panikkar. Tenants in possession—(a) Kombari Kollan Kunjitti Raman and wife Kochupennu, (b) Puthen Varied's daughter and Chacko's wife Eliamma. (c) Muttathi Raman Anjukko's wife Ichikka, (d) Pacakkal Valappil Marassari Velayudhan Kalliani, (e) Muttathi Raman Paru, (f) Velloli Kunjippilla Amma Saraswathi Amma, Mayath Achuthan Nair and his daughter Sarada.

2. Dry Sy. No. 160/4, subdivided from 160/1, bounded on the north by Sy. 160/1, east 160/2, south 160/3-5, west 162. Extent—3 cents. Pattadar—Thiruvanchikulam Devaswom. Verumpattam sub pattadar—Bhadrakali Mattappilli Manakkal Devan Devan Namboodiripad. Tenants in possession—A. Pacakkal Valappil Velayudhan Kalliani, B. Muttathi Raman Paru, C. Velloli Kunjippillamma Saraswathi Amma and Mayath Achuthan Nair and daughter Sarada.

3. Dry Sy. No. 161/1, subdivided from 161/2, bounded on the north by Sy. 161/2, east 161/2, south 160/1, west 162. Extent—1/2 cent. Pattadar—Thiruvanchikulam Devaswom. Verumpattam sub patadar—in possession—Mynatti Thariathu Oeeph and Thachappilli Pyloth Varied.

4. Dry Sy. No. 162/1, bounded on the north by Sy. 162/1, east 160/2-4-5, south 162/4, west 163. Extent—17 cents. Pattadar—Thiruvanchikulam Devaswom. Verumpattam sub-pattadar in possession—Arimpilli Pyloth Devassy.

5. Dry Sy. No. 162/6, subdivided from 62/4, bounded on the north by Sy. 161/1, east 160/1-4-5, south 162/4, west

160/4. Extent—1/4 cent. Pattadar—Thiruvanchikulam Devaswom. Verumpattam sub pattadar in Possession—Arimpilli Thoriothu Ouseph.

6. Dry Sy. No. 161/5, subdivided from 160/3, bounded on the north by Sy. 160/1, east 161/2, south 161/3, west 163. Extent—1/4 cent. Pattadar—Thiruvanchikulam Devaswom. Verumpattam sub pattadar in possession—Arimpilli Rappai Koroth.

7. Dry Sy. No. 163/3, subdivided from 163/2, bounded on the north by Sy. 163/1-4, east 160/2, south 163/2, west 168-169-163/4. Extent—20 1/4 cents. Pattadar in possession—Velloli Narayanan Ayyappan Nair.

8. Dry Sy. No. 168/2, subdivided from Sy. 168, bounded on the north by Sy. 169, east 163/2, south 168/1, west 167. Extent—19 cents. Pattadar in possession—Mynattiparambil Mathai Variod.

9. Dry Sy. No. 167/1, subdivided from 167, bounded on the north by Sy. 169, 170, east 168/2, south 167/1, west 172. Extent—19 1/2 cents. Pattadar in possession—Koratty Swaroopathil Kunjippilla Thampatty Kochunni Thampan.

10. Dry Sy. No. 170/2, subdivided from 171, bounded on the north by Sy. 171, east 167/2, south 171/1, west 173/2. Extent—16 3/4 cents. Pattadar—Thiruvanchikulam Devaswom. Verumpattam sub pattadar in possession—Kayyala Pova Pyloth Kunjuvariod (died). Claimants—Kunjuvariod's wife Thanda and Children 1. Mathiri, 2. Mariam, 3. Rosa, 4. Elia, 5. Thressia, and 6. Pylo.

11. Dry Sy. No. 173/4, subdivided from 173/1, bounded on the north by Sy. 173/1, east 173/2, south 173/5, west 174. Extent—16 1/4 cents. Pattadar—Thiruvanchikulam Devaswom. Verumpattam sub pattadar in possession—Madavathu Thoman Pyloth.

12. Dry Sy. No. 174/5, subdivided from 174/1, bounded on the north by Sy. 174/2, east 173/1-4, south 174/6-4, west 175, 174/3. Extent—24 cents. Pattadar—A. 15 cents. Edathiparambil Chakku Mariam, B. 9 cents. Pattadar in possession—Edathiparambil Varied's wife Thressia.

13. Dry Sy. No. 174/7, subdivided from 174/4, bounded on the north by Sy. No. 174/2-5, east 174/6, south 174/4, west 174/3. Extent—3/4 cent. Pattadar in possession—Koratty Palli.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്നു ഗവണ്മെന്റിനു ബോധ്യമായിരിക്കയാലും അതിലേക്കു പ്രവൃത്തി പെട്ടെന്നു തുടങ്ങേണ്ടതാണെന്നു അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും, 1070-ലെ 2-ാം ആക്ടായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പു നിയമം 5-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം താഴെ കാണുന്ന പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 1 ഏക്കർ 70 സെന്റോളം ഉദ്ദേശം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനു് അതായതു്, മാള ഗ്രാമ്യ റോഡ് വകയ്ക്കു് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും, 1070-ലെ 2-ാം ആക്ടായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പു നിയമം 2-ം, 6-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചു് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിവിഷൻ സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കലക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ നിയമിക്കുകയും, സ്ഥലം സർക്കാരിലേയ്ക്കു ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 5-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

പ്ലാൻ സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിവിഷൻ സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആഫീസു സമയത്തു് ഏതുപ്പാൾ വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണു്.

ഡിസ്ട്രിക്ട്—തൃശ്ശിവപേരൂർ.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—കല്ലൂർ തെക്കുമുറി.

പട്ടിക.

1. പറമ്പ് സർവ്വേനമ്പർ 160/3-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 160/1, 2, 4, 6, കിഴക്ക് 117 തെക്ക് 160/3, പടിഞ്ഞാറ് 162. വിസ്തീർണ്ണം—31½ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—തിരുവഞ്ചിക്കുളം ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ടസബ് പട്ടയക്കാർ കുറുമൽ രാമൻ നാരായണപ്പണിക്കർ. തിരവഴി കൈവശക്കാർ—(എ). കൊമ്പാറ കൊല്ലൻ കണ്ടിട്ടിരാമനും ഭാര്യ കൊച്ചുപെണ്ണും. (ബി) പുത്തൻ വറീത് മകളും, ചാക്കോയുടെ ഭാര്യയുമായ ഏലിയ. (സി) മുട്ടത്തി രാമൻ അയ്യപ്പൻ ഭാര്യ ഇച്ചിക്ക. (ഡി) പനങ്കൽ വളപ്പിൽ മരയ്ക്കാരി വേലായുധൻ ഭാര്യ കല്യാണി. (ഇ) മുട്ടത്തി രാമൻ പാറു. (എഫ്) വെള്ളോലി കണ്ടിപ്പിള്ളയമ്മ മകൾ സരസ്വതിയമ്മയും, മകൻ അയ്യപ്പൻ നായരും, രാഘവനും.

2. പറമ്പ് സർവ്വേനമ്പർ 160/2-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 160/1, കിഴക്ക് 160/2, തെക്ക് 160/3, 5, പടിഞ്ഞാറ് 162 വിസ്തീർണ്ണം—3 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—തിരുവഞ്ചിക്കുളം ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ടസബ് പട്ടയക്കാർ—ഒരുകാലി മഠപ്പള്ളികുന്നേൽ രാമൻ രാമൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. തിരവഴി കൈവശം—(എ) പനങ്കൽവളപ്പിൽ വേലായുധൻ കല്യാണി. (ബി) മുട്ടത്തി രാമൻ പാറു. (സി) വെള്ളോലി കണ്ടിപ്പിള്ളയമ്മ സരസ്വതിയമ്മയും, മകൻ അയ്യപ്പൻ നായരും രാഘവനും.

3. പറമ്പ് സർവ്വേനമ്പർ 161/2-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 161/2, കിഴക്ക് 161/2, തെക്ക് 160/1, പടിഞ്ഞാറ് 162. വിസ്തീർണ്ണം—½ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—തിരുവഞ്ചിക്കുളം ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ടസബ് പട്ടയക്കാരും കൈവശവും—കൈതാരി തറയിൽ ദേവസ്സി ആഭ്യന്തര മൈക്കിൾ വറീതു.

4. പറമ്പ് സർവ്വേനമ്പർ 162/2. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 162/1, കിഴക്ക് 160/2, 4, 5, തെക്ക് 162/4, പടിഞ്ഞാറ് 163. വിസ്തീർണ്ണം—27 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—തിരുവഞ്ചിക്കുളം ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ടസബ് പട്ടയക്കാരും കൈവശവും—അരിമ്പിള്ളി തൊറോത്ത് ഔസേപ്പ്.

5. പറമ്പ് സർവ്വേനമ്പർ 162/4-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 6. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 162/2, കിഴക്ക് 160/2, 4, 5, തെക്ക് 167/4, പടിഞ്ഞാറ് 162/4. വിസ്തീർണ്ണം—¼ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—തിരുവഞ്ചിക്കുളം ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ടസബ് പട്ടയക്കാരും കൈവശവും—അരിമ്പിള്ളി തറയിൽ ദേവസ്സി.

6. പറമ്പ് സർവ്വേനമ്പർ 162/3-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 162/2, കിഴക്ക് 162/2, തെക്ക് 162/3, പടിഞ്ഞാറ് 163. വിസ്തീർണ്ണം—¼ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—തിരുവഞ്ചിക്കുളം ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ടസബ് പട്ടയക്കാരും കൈവശവും—അരിമ്പിള്ളി റപ്പായി കൊരോത്ത്.

7. പറമ്പ് സർവ്വേനമ്പർ 163/2-ൽനിന്നും തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 163/1, 4, കിഴക്ക് 162/2, തെക്ക് 163/2, പടിഞ്ഞാറ് 168, 169, 163/4. വിസ്തീർണ്ണം—20¼ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—വെള്ളോലി നാരായണൻ അയ്യപ്പൻനായർ.

8. പറമ്പ് സർവ്വേനമ്പർ 168-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 169. കിഴക്ക് 163/2, തെക്ക് 168/1, പടിഞ്ഞാറ് 167. വിസ്തീർണ്ണം—19 സെന്റ്. പട്ടയക്കാരും കൈവശവും—മൈനാട്ടിപറമ്പിൽ മത്തായി വറീത്.

9. പറമ്പ് സർവ്വേനമ്പർ 167-ൽനിന്നും തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 169, 170, കിഴക്ക് 168/2, തെക്ക് 167/1, പടിഞ്ഞാറ് 172. വിസ്തീർണ്ണം—19½ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരും കൈവശവും—കൊരട്ടിസ്വരൂപത്തിൽ കുഞ്ഞിപ്പിള്ള തമ്പാട്ടി മകൻ കൊച്ചുണ്ണി തമ്പാൻ.

10. പറമ്പ് സർവ്വേനമ്പർ 171-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 171. കിഴക്ക് 167/2, തെക്ക് 172/1, പടിഞ്ഞാറ് 173/2. വിസ്തീർണ്ണം 16¾ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—തിരുവഞ്ചിക്കുളം ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ടസബ് പട്ടയക്കാരും കൈവശവും—കയ്യാല പാവു പൈലോത്ത് മകൻ കുഞ്ഞുവറീത് മരിച്ചു. അവകാശികൾ—ടിയാൻ ഭാര്യ താണ്ട മക്കൾ (1) മാത്തിരി. (2) മറിയം. (3) റോസ. (4) ഏലിയ. (5) ത്രേസ്യാ. (6) പൈലോ.

11. പറമ്പു സർവ്വേ 173/1-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4. അതിരുകൾ — വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 173/1, കിഴക്ക് 173/2, തെക്ക് 173/5, പടിഞ്ഞാറ് 174. വിസ്തീർണ്ണം—16¼ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ — തിരുവഞ്ചിക്കുളം ദേവസ്വം. വെറുമ്പാട്ടസബ് പട്ടയക്കാരും കൈവശവും—മാടവത്തു തോമൻ മകൻ പൈലോത്ത്.

12. പറമ്പ് സർവ്വേനമ്പർ 174/2-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 174/2, കിഴക്ക് 173/1, 4, തെക്ക് 174/6, 4, പടിഞ്ഞാറ് 175, 174/3 വിസ്തീർണ്ണം—24 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ (എ) എടത്തിപ്പറമ്പിൽ ചാക്കു മറിയം 15 സെന്റ്. (ബി) തിരവഴി കൈവശം — എടത്തിപ്പറമ്പിൽ വറീത് ഭാര്യ ത്രേസ്യാ 9 സെന്റ്.

13. പറമ്പ് സർവ്വേനമ്പർ 174/4-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 174/2, 5, കിഴക്ക് 174/6, തെക്ക് 174/4 പടിഞ്ഞാറ് 174/3. വിസ്തീർണ്ണം—¾ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരും കൈവശവും—കൊരട്ടിപ്പള്ളി.

X

L. A. PARAYANTHODU BRANCH CANAL BLOCK I CHALAKUDY SCHEME—IInd STAGE

No. G. O. Rt. 1463. *dated 5th June '57*

Whereas the Government of Kerala having been satisfied that the lands specified below have to be acquired for a public purpose and it having been decided that the compensation to be awarded for the land should be paid out of the Public Revenues, the following declaration is issued under section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070.

Under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 1 acre 30 1/2 cents, be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit, Parayanthodu Branch Canal Block I Chalakudy Scheme and under sections 2 and 6 of the said Act the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur, is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands.

A plan of the land is kept in the office of the Special Land Acquisition Officer and may be inspected at any time during office hours.

SCHEDULE

Taluk—Mukundapuram. *Village*—Thazhekad.

1. Dry. Sy. No. 748/18, sub divided from 748/7. Bounded north by Sy. No. 748/16-19-20, east 748/7-16, south 748/7-13 and west 748/13-19, Extent—23 cents. Pattadar in possession Thattampilly Maman Kittan.

2. Dry. Sy. No. 748/20, sub divided from 748/8. Bounded on the north by Sy. No. 748/8, east 748/16, south 748/18 and west 748/8, Extent—4 1/2 cents. Pattadar in possession Manakulangaraparambil, Kani Rawthers son minor Sultan moideen represented by guardian Kani Rawther.

3. Dry. Sy. No. 748/16, sub divided from 748/6, Bounded on the north by Sy. No. 748/6, east 748/23, south 748/17-18 and west 748/18-20. Extent—25 cents. Pattadar in possession Kamattathi Koru Ayyappan

4. Dry. Sy. No. 748/13, sub divided from 748/11. Bounded on the north by Sy. No. 748/5, east 748/14, south 748/11, west 748/16. Extent—10 cents Pattadar—Kamattathi Andy's wife Kurumba Tenant in possession Kamattathi Andy Kumaran.

5. Dry. Sy. No. 748/14. sub divided from 748/4. Bounded on the north by Sy. No. 748/4, east 748/21-22 south 748/15, west 748/23. Extent—10 cents Pattadar—Kamattathi Kore Andy possession A 2 7/10 Kamattathi Andy Kumaran B. 7 1/10 cents. Kamattathi Andy Subramonian and C. 11/20 cents. Ayikattukoottam Pulayan Kurumban Pangan.

6. Dry. Sy. No. 748/21, sub divided from 748/9. Bounded on the north by Sy. 748/22, east 479, south 748/9, and west 748/14. Extent—10 cents. Pattadar—Kamattathi Kore Andy possession by partition Kamattathi Subramonian.

7. Dry. Sy. No. 748/22, sub divided from 748/10. Bounded on the north by Sy. No. 748/10, east 479, south 748/21 and west 748/14. Extent—2 cents. Pattadar—Kamattathi Ittamans wife Lekshmi possession Kamattathi Subramonian.

8. Dry. Sy. No. 479/10, sub divided from Sy. No. 479/3. Bounded on the north by Sy. No. 479/11, east 479/12, south 479/3 and west 748. Extent—30 cents Pattadar—Ambadath Ravuney Kuttappan Tenant in possession Parakal Nheralley Devassy Thoman.

9. Dry Sy. No. 479/12, sub divided from 479/4. Bounded on the north by 479/13, east 754 south 479/4, west 479/10, Extent—16 cents Pattadar Alooparambil Raman Ayyappan Tenant in possession Parakal Nheralely Devassy Thoman.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി പൊതുവകയിൽനിന്നു ചെലവുചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണെന്നു കേരള ഗവൺമെന്റിനു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കയാലും അതിനുള്ള പ്രതിഫലം പൊതുമുതലിൽനിന്നും കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും 1070-ലെ 2-ാം ആക്റ്റായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പുനിയമം 5-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ കാണുന്ന പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 1 ഏക്കർ 30½ സെന്റ് അല്പം കൂടുതലോ, കുറവോ, വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായതു് പറയൻതോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ബ്ലോക്ക് I-ന് ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നും 1070-ലെ 2-ാം ആക്റ്റായ കൊച്ചി നിലമെടുപ്പു നിയമം 2-ഉം 6-ഉം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കലക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ നിയമിക്കുകയും, സദരി സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്കു ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 5-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—തൃശ്ശൂർ.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—താഴെക്കാട്.

പട്ടിക.

1. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വേനമ്പർ 748, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 18. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 748/19, 748/20, 748/16, കിഴക്ക് 748/16, 748/7, തെക്ക് 748/7, 13, പടിഞ്ഞാറ് 748/13, 748/19. വിസ്തീർണ്ണം—23 സെന്റ്. പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും—തട്ടാമ്പിള്ളി മാമൻ മകൻ കിട്ടൻ.

2. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വേനമ്പർ 748, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 8-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 20. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 748/8, കിഴക്ക് 748/16, തെക്ക് 748/18, പടിഞ്ഞാറ് 748/8. വിസ്തീർണ്ണം—4½ സെന്റ്. പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും—മനക്കുളങ്ങര പറമ്പിൽ കനി റാവുത്തർ മകൻ മൈനർ സുൽത്താൻ മൊയ്തീനുവേണ്ടി രക്ഷിതാവ് കനി റാവുത്തർ.

3. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വേനമ്പർ 748, സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 6-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 16. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 748/6, കിഴക്ക് 748/23, തെക്ക് 748/17, 748/18, പടിഞ്ഞാറ് 748/18, 748/20 വിസ്തീർണ്ണം—25 സെന്റ്. പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും—കമ്മറത്തി കോരു അയ്യപ്പൻ.

4. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വേനമ്പർ 748. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 11-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 23. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 748/5, കിഴക്ക് 748/14, തെക്ക് 748/11, പടിഞ്ഞാറ് 748/16. വിസ്തീർണ്ണം 10 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—കമ്മറത്തി ആണ്ടി ഭാര്യ കുറുമ്പ കീഴ്വഴി കൈവശക്കാരൻ—കമ്മറത്തി ആണ്ടി മകൻ കുമാരൻ.

5. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വേനമ്പർ 748. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 14. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 748/4, കിഴക്ക് 748/21, 748/22, തെക്ക് 748/15, പടിഞ്ഞാറ് 748/23. വിസ്തീർണ്ണം—10 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—കമ്മറത്തി കോരു ആണ്ടി. കൈവശക്കാർ (എ) കമ്മറത്തി ആണ്ടി കുമാരൻ 2 7/20 സെന്റ്. (ബി) കമ്മറത്തി ആണ്ടി മകൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ 7 1/10 സെന്റ്. (സി) ആയിക്കാട്ടുകൂട്ടം പുലയൻ കുറുമ്പൻ പങ്ങൻ 11/20 സെന്റ്.

6. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വേനമ്പർ 748. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 9-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 21. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 748/22, കിഴക്ക് 479, തെക്ക് 748/9, പടിഞ്ഞാറ് 748/14. വിസ്തീർണ്ണം—10 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—കമ്മറത്തി കോരു ആണ്ടി. ഭാഗവഴി കൈവശം—കമ്മറത്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ.

7. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വേനമ്പർ 748. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 10-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻനമ്പർ 22. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 748/10, കിഴക്ക് 479, തെക്ക് 748/21, പടിഞ്ഞാറ് 748/14. വിസ്തീർണ്ണം—2 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—കമ്മറത്തി ഇട്ടമ്മൻ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി. കൈവശക്കാരൻ—കമ്മറത്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ.

8. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വേനമ്പർ 479. സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 10. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 479/11, കിഴക്ക് 479/12, തെക്ക് 479/3, പടിഞ്ഞാറ് 748. വിസ്തീർണ്ണം—30 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—അമ്പാടത്ത് രാവുണ്ണി കുട്ടപ്പൻ. കീഴ്വഴി കൈവശക്കാരൻ—പാറക്കൽ ഞെറളി ദേവസ്സി തോമൻ.

9. പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വേനമ്പർ 479. സബ്ഡിവിഷൻനമ്പർ 4-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻനമ്പർ 12. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ 479/13, കിഴക്ക് 754, തെക്ക് 479/4, പടിഞ്ഞാറ് 479/10. വിസ്തീർണ്ണം—16 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—ആലുപറമ്പിൽ രാമൻ അയ്യപ്പൻ. കീഴ്വഴി കൈവശക്കാരൻ—പാറക്കൽ ഞെറളി ദേവസ്സി തോമൻ.

XI

No. G. O.Rt. 1464 *Dated, Trivandrum, 5th June 1958.*

LAND ACQUISITION—PARAYANTHODU BRANCH CANAL—BLOCK V CHALAKUDI IRRIGATION PROJECT

Whereas the Government of Kerala having been satisfied that the lands specified below have to be acquired for a public purpose and it having been decided that the compensation to be awarded for the land should be paid out of the Public Revenues, the following declaration is issued under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070.

Under Section 5 of the Cochin Land Acquisition Act, II of 1070, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 7 acres 61 1/2 cents, be the same a little more or less are needed for a public purpose, to wit for the Parayanthodu Branch Canal Block V and under Sections 2 and 6 of the said Act the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands.

A plan of the land is kept in the office of the Special Land Acquisition Officer and may be inspected at any time during office hours.

SCHEDULE

Taluk—Mukundapuram. *Village*—Alur.

1. Pandaravaka verumpattam dry Sy. No. 1105/9, subdivided from 1105/4, bounded on the north by Sy. No. 1105/4, east 1105/7, south 1105/10, west 1104. Extent—0 acre 12 cents. Pattadar—Njaraleli Devassy Ouseph (died). Claimants in possession—pattadar's sons Thoman and Chakkappan.

2. Pandaravaka verumpattam dry Sy. No. 1105/7, subdivided from 1105/2, bounded on the north by Sy. 1105/1, east 1105/2 1107, south 1105/8, 1106, west 1105/8-9. Extent—0 acre, 13 cents. Pattadar in possession, Valiakath Jonakan Abdul Rahiman's guardian Padiyil Veeran Kunjumoideen. Mortgagees Njaraleli Ouseph Chakkappan and Kochu Thoman.

3. Pandaravaka verumpattam wet Sy. No. 1106/1, subdivided from 1106/3, bounded on the north by Sy. 1105, east 1106/4, south 1106/1, west 1106/3. Extent—0 acre 1 1/2 cents. Pattadar in possession—Parakkal Njaraleli Ouseph Thoman.

4. Pandaravaka verumpattam dry Sy. No. 1106/4, subdivided from 1106/1, bounded on the north by Sy. No. 1105-1107, east 1107, 1106/2, south 1106/1, west 1106/1-5. Extent—0 acre 12 cents. Pattadar—Valiakath Ahamad Moideen (died). Claimants in occupation—Pattadar's son Makkayi.

5. Pandaravaka verumpattam dry Sy. No. 1107/6, subdivided from 1107/4, bounded on the north by Sy. 1107/4, east 1107/4-3, south 1106, west 1106. Extent—0 acre 11 cents. Pattadar—Kuriyedath Sreekumaran Nampoothiri. Tenant in possession—Manjali Chakku Inasu. Mortgagee—Kuriyedath Appu Kunjan alias Sreekumaran Namboodiri.

6. Pandaravaka verumpattam dry Sy. No. 1111/2, subdivided from 1111, bounded on the north by Sy. No. 1111/1, east 1110, south 1111/3, west 1106, 1107. Extent—0 acre 31 cents. Pattadar—Parakulam Raman's wife Kurumba and Chathu Velandy. Tenant in possession. A. portion 23 cents Makkadan Ayyappan Kunju. Mortgagee—Arakkattu Kochu-mathan. B. portion 8 cents, Arakka Valayudhan Kochunny.

7. Pandaravaka verumpattam dry Sy. No. 1110/5, subdivided from 1110/1, bounded on the north by Sy. No. 1110/1, east 1110/1-2, south 1131, west 1111. Extent—0 acre 15 cents. Pattadar. Parakkulam Chathu Velandy. Tenant in possession Ayyamoola Ayyappan Karappan. Mortgagee—Njaraleli Devassy Rappai.

8. Pandaravaka verumpattam dry Sy. No. 1131/2, subdivided from 1131. bounded on the north by Sy. No. 1110, 1135/3, east 1135/3, 1709, south 1131/1, 1709, west 1135/1. Extent—0 acre 19 cents. Pattadar—Parakulam Manankutty Velayudhan.

9. Pandaravaka verumpattam dry Sy. No. 1708/6, subdivided from 1708/1, bounded on the north by Sy. No. 1709, 1708/3, east 1708/1, south 1708/5-7, west 1708/7, 1709. Extent 0 acre 41 cents. Pattadar—Punnakkal Lekshmy Madhavan Nair. Occupants by partition, Punnakkal Lekshmy Ikkaramma and others.

10. Pandaravaka verumpattam dry Sy. No. 1708/8, subdivided from 1708/4, bounded on the north by Sy. No. 1708/3-6, east 1708/6, south 1707, west 1708/4. Extent—0 acre 16 cents. Pattadar in possession—Punnekkal Ikkaramma and others.

11. Pandaravaka verumpattam dry Sy. No. 1709/4, subdivided from 1709, bounded on the north by Sy. No. 1709/1, east 1709/1, 1708, south 1709/3, west 1708/3, 1135. Extent—0 acre 40 cents. Pattadar—Punnekkal Paru Lekshmy Amma (died). Claimants in occupation by partition. A portion 11 cents. Punnekkal Lekshmy Amma Krishnan Nair. B portion 29 cents. Punnakkal Lekshmy Amma Govinda Menon.

1125-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി നിയമങ്ങളുടെ ഭേദഗതി ആക്റ്റ് (1125-ലെ 6-ാം ആക്റ്റ്) ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും പിന്നീടു ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ 1070-ലെ 2-ാം നമ്പർ കൊച്ചി ഭൂമി എടുപ്പ് ആക്റ്റ് 5-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്നതും ഏകദേശം 7 ഏക്കർ 61½ സെന്റ് വിസ്തീർണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിന്, അതായത് പറയന്തോട് കനാലിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുകയും പ്രസ്തുത ആക്റ്റ് 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം ഒരു കളക്റ്ററുടെ അധികാരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെ നിയമിക്കുകയും പ്രസ്തുത ഭൂമി എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഈ ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതും ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു.

പട്ടിക.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—ആളൂർ.

1. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 1105/4-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 9. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 1105/4, കിഴക്ക് 1105/7, തെക്ക് 1105/10, പടിഞ്ഞാറ് 1104. വിസ്തീർണം—12 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—ഞാറേലി ദേവസ്സി ഔസേപ്പ് (മരിച്ചു) അവകാശികളും കൈവശക്കാരും—പട്ടയക്കാരന്റെ മക്കൾ തൊമ്മനും ചാക്കപ്പനും.

2. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 1105/2-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 7. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 1105/2, കിഴക്ക് 1105/2-1107, തെക്ക് 1105/8, 1106, പടിഞ്ഞാറ് 1105/8.9. വിസ്തീർണം—13 സെന്റ്. പട്ടയക്കാരും കൈവശക്കാരും വലിയകത്ത് ജോനകൻ അബ്ദുൾ റഹിമാന്റെ രക്ഷാകർത്താവ് പടിയിൽ വീരാൻകുഞ്ഞു മൊയ്തീൻ. പണയം—ഞാറേലി ഔസേപ്പ് ചാക്കപ്പനും കൊച്ചുതൊമ്മനും.

3. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലം സർവ്വേ നമ്പർ 1106/3-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 1105, കിഴക്ക് 1106/4, തെക്ക് 1106/3, പടിഞ്ഞാറ് 1106/3. വിസ്തീർണം—1½ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരും കൈവശക്കാരും—പാറക്കൽ ഞാറേലി ഔസേപ്പ് തൊമ്മൻ.

4. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 1106/1-ൽനിന്ന് തിരിച്ച സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 1105, 1107, കിഴക്ക് 1107, 1106/2, തെക്ക് 1106/1, പടിഞ്ഞാറ് 1106/1,5. വിസ്തീർണം—12 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—വലിയകത്ത് അഹമ്മദ് മൊയ്തീൻ (മരിച്ചു) അവകാശികളും കൈവശക്കാരും—പട്ടയക്കാരന്റെ മകൻ മക്കായി.

5. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 1107/4-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 6. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ 1107/4, കിഴക്ക് 1107/4.3 തെക്ക് 1106, പടിഞ്ഞാറ് 1106. വിസ്തീർണം—11 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—കുറിയേടത്ത് ശ്രീകുമാരൻ നമ്പൂതിരി. കുടിയാൻ കൈവശം—മഞ്ഞളി ചാക്കു ഇന്നാശു. പണയം—കുറിയേടത്ത് അപ്പുകുഞ്ഞൻ എന്നു വിളിക്കുന്ന ശ്രീകുമാരൻ നമ്പൂതിരി.

6. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ 1111-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ—1111/1, കിഴക്ക് 1110, തെക്ക് 1111/3, പടിഞ്ഞാറ് 1106, 1107. വിസ്തീർണം—31 സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—പാറക്കുളം രാമൻ ഭാര്യ കുറുമ്പയും ചാത്തു വേലാണ്ടിയും. കുടിയാൻ കൈവശക്കാർ—(എ) ഭാഗം 23 സെന്റ് മാക്കാടൻ അയ്യപ്പൻ കുഞ്ഞു. പണയം—അരാക്കാട്ട് കൊച്ചുമാത്തൻ. (ബി) ഭാഗം 8 സെന്റ് അറയ്ക്ക വേലായുധൻ കൊച്ചുണ്ണി.

7. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ 1110/1-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 1110/1, കിഴക്ക് 1110/1-2, തെക്ക് 1135, പടിഞ്ഞാറ് 1111. വിസ്തീർണ്ണം—15 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—പാറക്കുളം ചാത്തു വേലായുധൻ. തിരുവഴി കൈവശം—അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ കറപ്പൻ. പണയം—തൈവിളവീട്ടിൽ ...

8. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ 1135-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻനമ്പർ 2. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ 1110, 1135/3, കിഴക്ക് 1135/3, 1709, തെക്ക് 1135/1, 1709, പടിഞ്ഞാറ് 1135/1. വിസ്തീർണ്ണം — 19 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—പാറക്കുളം രാമൻ കുട്ടി വേലായുധൻ.

9. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ 1708/3-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻനമ്പർ 6. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ 1709, 1708/3, കിഴക്ക് 1708/3, തെക്ക് 1708/8-7, പടിഞ്ഞാറ് 1708/7, 1709. വിസ്തീർണ്ണം—41 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—പുന്നെക്കൽ ലക്ഷ്മി മാധവൻനായർ. തിരുവഴി കൈവശം—പുന്നെയ്യൂർ ലക്ഷ്മി ഇക്കാവമ്മ തങ്കച്ചി,

10. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ 1708/4-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻനമ്പർ 8. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ 1708/7-6, കിഴക്ക് 1708/9, തെക്ക് 1707, പടിഞ്ഞാറ് 1708/4. വിസ്തീർണ്ണം—16 സെന്റ്. പട്ടയദാർ — പുന്നെയ്യൂർ ഇക്കാവമ്മ തങ്കച്ചി (കൈവശം)

11. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ 1709-ൽനിന്നു തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻനമ്പർ 2. അതിരുകൾ — വടക്ക് സർവ്വെ 1709/1, കിഴക്ക് 1709/1, 1708, തെക്ക് 1709/3, പടിഞ്ഞാറ് 1709/3, 1135. വിസ്തീർണ്ണം—90 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—പുന്നെക്കൽ പാറു ലക്ഷ്മിയമ്മ (മരിച്ചു) അവകാശികളും തിരുവഴി കൈവശക്കാരും — എ ഭാഗം 51 സെന്റ് പുന്നെയ്യൂർ ലക്ഷ്മിഅമ്മ കൊച്ചുണ്ണി നായര്. ബി. ഭാഗം 39 സെന്റ് പുന്നെയ്യൂർ ലക്ഷ്മി അമ്മ ഗോവിന്ദമേനോൻ.

XII

G. O. R. T. No. 1494.

Dated, Trivandrum, 14th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 5 acres 1 cent 387 Sq. links be the same be a little more or less are needed for a public' purpose, to wit for the Left Bank Channel, Neyyar Irrigation Project, and under sections 3 and 7 of the said Act, the Special Land Acquisition Officer, Neyyar Irrigation Project Neyyattinkara is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition the said lands.

Under sub-section (1) of section 17 of the Act, the Government further direct that the possession of the said lands may be taken on the expiry of 15 days from the date of publication of the notice mentioned in Section 9 (1) of the Act.

A plan of the land is kept in the office of the Special Land Acquisition Officer, Neyyar Irrigation Project,Neyyattinkara and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ, വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് നെയ്യാർ ജലസേചനപദ്ധതിയുടെ ഇടതുഭാഗത്തെ കനാൽ വെട്ടുന്ന വകയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും, 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ നിലമെടുപ്പു നിയമം 3-ം 7-ം വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് നെയ്യാറ്റിൻകര നെയ്യാർ ഇറിഗേഷൻ സ്പെഷ്യൽ പൊന്നംവിള ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്കെടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത നിയമം 17-ാം വകുപ്പ് 1-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകാരം 9 (1)-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുള്ള പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ടി സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിന് നെയ്യാറ്റിൻകര നെയ്യാർ ഇറിഗേഷൻ സ്പെഷ്യൽ പൊന്നംവിള ആഫീസറെ കേരള ഗവണ്മെന്റ് അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

ടി സ്ഥലം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്ലാൻ നെയ്യാറ്റിൻകര നെയ്യാർ ഇറിഗേഷൻ സ്പെഷ്യൽ പൊന്നംവിള ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

District—Trivandrum.

Taluk—Neyyattinkara. *Village*—Perumkadavila.

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—തിരുവനന്തപുരം.

താലൂക്ക്—നെയ്യാറ്റിൻകര. വില്ലേജ്—പെരുങ്കടവിള.

Sl. No.	Survey No.	Extent A.	Cents.	Sq. links.
1	369/4-2	0	32	350
2	369/4-1	3	1	436
3	367/1A1 to 13	2	7	131
4	367/1B	0	63	830
5	367/1E1, 1-3, 1-4	0	88	632
6	367/1E2	0	13	887
7	367/1E4	0	12	252
8	367/1E5	0	3	232
9	367/1E3	0	72	587
	Total	5	01	387

XIII

No. G. O. Rt. 1474.

Dated, Trivandrum, 7th June 1958.

L. A. Karukutty Branch Canal—Additional Acquisition — No. IV Chalakudy Scheme

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089 Government of Kerala hereby declare that the land specified below and measuring 12·250 cents be the same a little more or less, is needed for a public purpose to wit for the purpose of an Irrigation Canal and under sections 3 and 7 of the said Act, the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur, is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said land. A plan of the land is kept in the Office of the Special Land Acquisition Officer, Trichur and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 12.250 സെന്റ് അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് ഒരു ജലസേചന കനാലിനു ആവശ്യമുണ്ടെന്നും 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ നിലമെടുപ്പ് നിയമം 3-ം 7-ം വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

Taluk—Alwaye.

Village—Kothakulangara North

താലൂക്ക്—ആലുവ. വില്ലേജ്—കോതകുളങ്ങര വടക്ക്.

Survey No.—969/5/3.

Extent—12 cents 250 Sq. links.

XIV

No. G. O. Rt. 1474.

Dated, Trivandrum, 7th June 1958.

L. A. Karukutty Branch Canal— (Additional Acquisition)—No. V—Chalakudy Scheme.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 1·256 cents, be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit, for the purpose of an Irrigation Canal and under sections 3 and 7 of the said Act, the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur is appointed to peform the

functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said laods. A plan of the lands is kept in the Office of the Special Land Acqnisition Officer, Trichur and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 1·256 സെന്റ് അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ ഉള്ള വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന്, അതായത് ഒരു ജലസേചന കനാലിന് ആവശ്യമെന്നും 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ നിലമെടുപ്പു നിയമം 3-ഉം, 7-ഉം വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

Taluk—Alwaye. *Village*—Kothakulangara North.
താലൂക്ക്—ആലുവാ. വില്ലേജ്—കോതകുളങ്ങര വടക്ക്.

Sl. No.	*Survey No.*	*Extent.* *Cent*	*Sq. links.*
1	972/7/3	..	636
2	972/6/4	..	620
	Total	1	256

XV

No. G. O. Rt. 1474.

Dated, Trivandrum, 7th June 1958.

L. A. Karukutty Branch Canal—(Additional Acquisition) No. V1—Chalakudy Scheme

Under section 6 of the Travnncore Land Acquisition Act XI of 1089, the Government of Keraln hereby declare that the lands specified below and mensuring 22·250 cents be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit for the purpose of an Irrigation Canal and nnder sectlons 3 and 7 of the said Act the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Schemes, Trichur is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands. A plan of the lands is kept in the Office of the Special Land Acquisition Officer, Trichur and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 22.250 സെന്റ് അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ ഉള്ള വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് ഒരു ജലസേചന കനാലിന് ആവശ്യമെന്നും, 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ നിലമെടുപ്പു നിയമം 3-ഉം, 7-ഉം വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും, സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്കു എടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും, പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്കീംസ് സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസറുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

Taluk—Alwaye. *Village*—Kothakulangara North.
താലൂക്ക്—ആലുവാ. വില്ലേജ്—കോതകുളങ്ങര വടക്ക്.

Sl. No.	*Sy. No.*	*Extent.* *Cent.*	*Sq. links.*
1	976/11A3	4	500
2	976/11B1	17	750
	Total	22	250

XVI

No. G. O. Rt. 1521/58.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

The Government having been satisfied that the lands specified in the Schedule below have to be acqulred for a pnblic purpose and it having already been decided thnt the entire amount is to be paid out of public revenues towards compensation to be awarded for the land, the following declaration is issued under section 6 of the Land Acquisition Act 1894 (Central Act I of 1894).

Under sectlon 6 of the Land Acquisition Act, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified in the schedule below and measuring 0·47 acre be the same a little more or less are needed for a public purpose, to wit for the formation of the right bank main canal, Block I of the Malampuzha Project and nnder sections 3 and 7 of the same Act, the Special Tahsildar No. IV for Land Acquisition, Malampuzha Project, Palghat is appointed to perform the functions of a Collector under the Act and directed to take order for the acquisition of the said lands. Under sub section (2) of section 17 of the Act, the Government of Kerala further direct that the possession of the said lands may be taken immediately after the publication of the notice mentioned in section 9 (1) of the Act. A plan of the lands is kept in the office of the Special Tahsildar No. IV for Land Acquisition, Malampuzha Project, Palghat and may be inspected at any time dnring office hours.

SCHEDULE

District—Palghat.

Taluk—Palghat. *Village*—Kadukkamkunnu.

1. Ryotwari, unoccupied dry, R. S. No. 739A/2A1B. Registered holders—(1) Elayachan Edam Dharman Achan (died), (2) Potteveedu Meenakshi Neithiaramma D/o Parvathy Neithiar, Thekke Veedu, Tarnr, Post Tarur, Via Alathnr. Reputed jenmies and legal heirs of registered holder No. 1 and occupants—(1) T. Meenakshi Neithiar, (2) T. Lekshmi Neithiar, (3) T. Devaki alias Ammukutty Neithiar, (4) T. Rngmini Neithiar (Nos. (1) to (4) residing in Thekke Veedu, Tarur amsom), (5) E Viswanathan, K-250 Vinaya Nagar, New Delhi, (6) T Chathukutty Menon (died) legal heir—K. M. Sethu Parvathy Neithiaramma D/o T. Chathukutty Menon, Kizhakke Meledam, Akathethara amsom. Extent—0·02 acre.

2. Ryotwari, unoccnpied dry, R. S. No. 739A/2A1C. Registered holder, reputed jenmies, legal heirs and occnpants—same as in R. S. No. 739A/2A1B. Extent—0·20 acre.

3. Ryotwari, unoccupied dry. R. S. No. 739A/2A3A1 Registered holder, reputed jenmies, legal heirs and occupants—same as in R. S. No. 739A/2A1B. Extent—0.06 acre.

4. Ryotwari, unoccupied dry, R. S. No. 739A/2A3C1. Registered holder, reputed jenmies and legal heirs and occupants—same as in R. S. No. 739A/2A1B. Extent—0.19 acre.

Total extent—0.47 acre.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി പൊന്നുംവിലയ്ക്കു ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഗവൺമെന്റിനു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കയാലും ആ സ്ഥലങ്ങൾക്കു കൊടുക്കേണ്ടതായ നഷ്ടപരിഹാരസംഖ്യ മുഴുവനും പൊതു നികുതിവരവിൽനിന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും ഗവൺമെന്റു മുമ്പുതന്നെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും 1894-ലെ നിലമെടുപ്പു ആക്റ്റ് (1894-ലെ I-ാം സെൻട്രൽ ആക്റ്റ്) 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും 0.47 ഏക്കർ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അതിൽ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ ആയാലും ശരി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന്, അതായത് പാലക്കാട് താലൂക്ക് കടുക്കാംകുന്ന് അംശത്തിൽ മലമ്പുഴ പദ്ധതിയുടെ വലതു

പത്തു ചാലിൽ 1-ാം ബ്ലോക്കിനു് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും നിലമെടുപ്പു് ആക്ടറ്റ് പ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ പാലക്കാട്ട് മലമ്പുഴ പദ്ധതി ലാൻഡു് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ നമ്പർ 4 എന്ന ആളെ ആക്ടറ്റ് 3-ഉം, 7-ഉം വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നിയമിക്കുകയും മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു് ഉത്തരവു് സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത ആക്ടറ്റ് 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റു് ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആക്ടറ്റ് 9 (1)-ാം വകുപ്പിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഉടനെതന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്താമെന്നുകൂടി കേരള ഗവണ്മെന്റ് ആക്ടറ്റിലെ 17-ാം വകുപ്പു് (2)-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാൻ പാലക്കാട്ട് മലമ്പുഴ പദ്ധതി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ നമ്പർ 4 എന്ന ആളുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആഫീസ് സമയത്തു് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണു്.

പട്ടിക.

ജില്ലാ—പാലക്കാട്ട്. താലൂക്ക്—പാലക്കാട്ട്.

അംശം—കടുക്കാംകുന്നു്.

1. റയട്ടുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റീ സ. 739 എ/2 എ 1 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാർ—(1) [illegible] (മരിച്ചു). (2) പെരുവാട്ട് പാർവ്വതി നേത്യാർ മകൾ മീനാക്ഷി നേത്യാർ, തെക്കേവീട്ടു് ആലത്തൂർ, പോസ്റ്റ് ആലത്തൂർ, ആലത്തൂർ വഴി. യഥാർത്ഥ ജന്മികളും 1-ാം നമ്പർ കാരണവർ അവകാശികളും കൈവശക്കാരും — (1) ടി മീനാക്ഷി നേത്യാർ, (2) ടി ലക്ഷ്മി നേത്യാർ, (3) ടി ദേവകി എന്ന അമ്മുക്കുട്ടി നേത്യാർ, (4) ടി [illegible] നേത്യാർ (1 മുതൽ 4 കൂടി നമ്പർകാർ ആലത്തൂർ അംശം തെക്കേവീട്ടിൽ താമസം). (5) ഇ. വിശ്വനാഥൻ, ഡോ. 250 മെയിൻ വിനായകനഗർ, ന്യൂ ഡൽഹി, (6) ടി ചാത്തുക്കുട്ടി മേനോൻ (മരിച്ചു) അവകാശി മകൾ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം—0.02 ഏക്കർ.

2. റയട്ടുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റീ സ. 739 എ/2 എ 1 സി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരും യഥാർത്ഥ ജന്മികളും അവകാശികളും കൈവശക്കാരും — റീ സ. 739 എ/2 എ 1 ബി-യിലുള്ളതുപോലെ. വിസ്തീർണ്ണം—0.20 ഏക്കർ.

3. റയട്ടുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റീ സ. 739 എ/2 എ 3 എ 1. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരും യഥാർത്ഥ ജന്മികളും അവകാശികളും കൈവശക്കാരും—റീ സ. 739 എ/2 എ 1 ബി-ൽ ഉള്ളതുപോലെ. വിസ്തീർണ്ണം—0.06 ഏക്കർ.

4. റയട്ടുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റീ സ. 739 എ/2 എ 3 സി 1. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരും യഥാർത്ഥ ജന്മികളും അവകാശികളും കൈവശക്കാരും—റീ സ. 739 എ/2 എ 1 ബി. ൽ ഉള്ളതുപോലെ. വിസ്തീർണ്ണം—0.19 ഏക്കർ.

ആകെ വിസ്തീർണ്ണം—0.47 ഏക്കർ.

XVII

No. G. O. Rt. 1522.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

The Government having been satisfied that the land specified in the schedule below have to be acquired for a public purpose and it having already been decided that the entire amonnt is to be paid out of public revenues towards compensation to be awarded for the land, the following declaration is issued under section 6 of the Land Acquisition Act 1894 (Central Act I of 1894).

Under section 6 of the Land Acquisition Act the Government of Kerala bereby declare that the land specified in the schedule below and measuring 0.70 acre be the same a little more or less is needed for a public purpose to wit for the formation of the submergible area of the Malampuzha Project and under sections 3 and 7 of the same Act, the Special Tahsildar No. IV for Land Acquisition, Malampuzha Project, Palghat is appointed to perform the functions of a Collector under the Act and directed to take order for the acquisition of the said land. Under sub-section (2) of section 17 of the Act, the Government of Kerala further direct that the possession of the said land may be taken immediately after the date of publication of the notice mentioned in section 9 (1) of the Act.

A plan of the land is kept in the office of the Special Tahsildar No. IV for Land Acquisition, Malampuzha Project, Palghat and may be inspected at any time during office hours.

SCHEDULE.

District—Palghat. *Taluk*—Palghat.

Amsom—Kadukkamkunnu.

Ryotwari, double crop wet, R. S. No. 545/1A2. Registered holder—Emur Bhagavathy Devaswom Udamo, Palakkattusseri Sekhari Varma Valia Raja, Palghat taluk. Tenants and occupants—Appu *alias* Velayudhan and Kunhappu, sons of Kunjan, Kadukkamkunnu amsom, Palghat taluk. Extent—0.70 acre.

Total Extent—0.70 acre.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണെന്നു് ഗവണ്മെന്റിനു് ബോദ്ധ്യമായിരിക്കയാലും ആ സ്ഥലത്തിന കൊടുക്കേണ്ടതായ നഷ്ടപ്രതിഫലസംഖ്യ മുഴുവനും പൊതുനികുതിവരവിൽനിന്നു് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു് ഗവണ്മെന്റ് മുമ്പുതന്നെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും 1894-ലെ നിലമെടുപ്പു് ആക്ടറ്റ് (1894-ലെ 1-ാം സെൻട്രൽ ആക്ടറ്റ്) 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും 0·70 ഏക്കർ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ അതുതന്നെയോ അതിൽ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ ആയാലും ശരി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനു് അതായതു് കടുക്കാംകുന്നു് അംശത്തിൽ മലമ്പുഴ പദ്ധതിയുടെ സബ്മെർജിബിൾ ഏരിയക്കു് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും നിലമെടുപ്പു് ആക്ടറ്റ് പ്രകാരം കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ പാലക്കാട്ട് മലമ്പുഴ പദ്ധതി ലാൻഡു് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ നമ്പർ 4 എന്ന ആളെ ആക്ടറ്റ് 3-ഉം, 7-ഉം വകുപ്പുകൾപ്രകാരം നിയമിക്കുകയും മേല്പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു് ഉത്തരവു് സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്തുത ആക്ടറ്റ് 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആക്ടറ്റ് 9 (1)-ാം വകുപ്പിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഉടനെതന്നെ മേല്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്താമെന്നുകൂടി കേരള ഗവണ്മെന്റ് ആക്ടറ്റിലെ 17-ാം വകുപ്പു് (2)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാൻ പാലക്കാട്ട് മലമ്പുഴ പദ്ധതി ലാൻഡു് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ നമ്പർ 4 എന്ന ആളുടെ ആഫീസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആഫീസു സമയത്തു് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണു്.

പട്ടിക.

ജില്ലാ—പാലക്കാട്ട്. താലൂക്ക്—പാലക്കാട്ട്.

അംശം—കടുക്കാംകുന്നു്.

റയട്ടുവാരി, ഇരുപ്പൂകിൽ നിലം, റീ സ. 545/1 എ2. രജിസ്റ്റർ കൈവശക്കാരൻ—എമൂർ ഭഗവതി ദേവസ്വം ഉടമ പാലക്കാട്ടുശ്ശേരി ശേഖരിവർമ്മ വലിയരാജാവു്, പാലക്കാട്ട താലൂക്ക്. കുടിയാനും കൈവശക്കാരനും — അപ്പു എന്ന വേലായുധനും കുഞ്ഞപ്പുവും (കുഞ്ചൻ മക്കൾ) കടുക്കാംകുന്നു് അംശം, പാലക്കാട്ട താലൂക്ക്. വിസ്തീർണ്ണം—0·70 ഏക്കർ.

ആകെ വിസ്തീർണ്ണം—0·70 ഏക്കർ.

By order of the Governor.

G. MADHAVAN,
Secretary.

(Transport B)

NOTIFICATIONS

I

No. TB. 2-2590/58/PW.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

Whereas the Kerala State Transport Department has prepared and published in the Government Gazette dated 4-3-1958 a scheme under Section 68 C of the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act IV of 1939) as amended by Act 100 of 56 for the operation of stage carriage services by the Department in the routes specified below and whereas the Government have not received any objection to the said scheme, so far, it is hereby notified under Section 68 D of the Act that with a view to providing an efficient, adequate, economical and properly co-ordinated road transport passenger service, the Government approve the scheme as noted below and declare the route to be a notified route in complete exclusion of private operators with effect from 1-7-1958.

Sl. No.	*Name of routes.*	*Starting place.*	*Destination.*	*Important places served.*	*Route Mileage.*	*Date from which the scheme is proposed to be implemented.*	*The Class of service proposed to be operated (Passenger or goods).*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Alleppey-Kanicha-kulangara	Alleppey.	Kanicha-kulangara	Pathirapally Kalavoor Kanjikuzhy	11	1-7-1958.	Passenger service.

(2)

No. 8531/58/PW/TB1.

Dated, Trivandrum, 7th June 1958.

In exercise of the powers conferred by rule 466 of the Travancore-Cochin Motor Vehicles Rules, 1952, Government hereby exempt the Motor Vehicles detailed below belonging to Shri K. O. Chummar, T. M.T., Pazhanji, Kunnamkulam from the provisions of Rules 353 and 402 of the said rules subject to the specific condition that the seats in the bus should be limited to such an extent that the total weight of the bus, passengers and luggage allowed should not exceed 5½ tons.

Make.	*Engine No.*	*Chassis No.*
Tata Mercedes Benz.	312978 R 7517949	3120807124963

(3)

No. 26817/58/PW/TB1.

Dated, Trivandrum, 13th June 1958.

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Travancore-Cochin Motor Vehicles Taxation Act, 1950 (Act XIV of 1950) the Government of Kerala are hereby pleased to notify that—

For the explanation No. 1 under Notification No. 14 the following shall be substituted, namely–

(1) The surrender of the licence shall be made to the Collector of the District or to the Licensing Officer concerned.

(2) In explanation (ii) and (iii) for the words "Inspector General of Police", the words "Collector of the District" shall be substituted.

(4)

No. 24812/58/PW/TB1.

Dated, Trivandrum, 16th June 1958.

In exercise of the powers conferred by Rule 70 of the Travancore-Cochin Motor Vehicles Rules, 1952, Government hereby exempt the State Librarian, Trivandrum Public Library from payment of the fee payable under the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act IV of 1939) for the registration of the Motor Vehicle detailed below so long as the vehicle is used for the Trivandrum Public Library.

Machine—Fergo 1956.

Chassis No. PAB—300923.

Machine No. 3232308.

By order of the Governor,
G. MADHAVAN,
Secretary.

ERRATA TO NOTIFICATIONS

I

No. 21792/58-3/PW/TB4.

Dated, Trivandrum, 14th June 1958.

(1)

In the notification under section 4 (1) of the Land Acquisition Act XI of 1089 in English published as Notification No. 13457//58-1/PW/TB-4 dated 20-3-1958 on page 1205 of the Kerala Gazette Part I dated 15-4-1958 in respect of the lands required for the construction of Bridge across Manimala River at Pulikeezh.

ADD

Taluk—Tiruvalla *Village*—Nedumpuram.

Sy. No.	Extent *A.*	*C.*
106/15-B	..	15

Delete the double entry in respect of the following survey numbers namely :—

Taluk—Tiruvalla. *Village*—Nedumpuram.

Sy. No.	Extent *A.*	*C.*
129/11-1	..	·960
106/12-D1	..	17·750

(2)

പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് (ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ബി.)
4 (1) പരസ്യത്തിനുള്ള ശുദ്ധിപത്രം.

28097/58-1/P.W./T.B. 4. 1958 ജൂൺ 16.

1894-ലെ നിലമെടുപ്പ് ആക്ടിലെ (1894-ലെ 1-ാം സെൻട്രൽ ആക്ട്) 4 (1)-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവൺമെന്റ് 1958 ജനുവരി 21-ാം തീയതിയിലെ ഗസറ്റിൽ 151, 152 പേജുകളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 1958 ജനുവരി 9-ാം തീയതിയിലെ നമ്പർ T. B. 4. 19774/57/P. W. പരസ്യത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ഭേദഗതി ഇതിനാൽ വരുത്തുന്നു.— അതായത് മേല്പറഞ്ഞ പരസ്യത്തിൽ 13-ാം നമ്പരിൽ കാണിച്ച "വെള്ളവാരി റീ സ 82/17ബി" എന്നതിന് "വെള്ളവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 82/17ബി" എന്നു വായിക്കുക.

ERRATUM TO DECLARATION

11

No. 28097/58.2/P.W./T.B. 4. 1958 ജൂൺ 16.

1894-ലെ നിലമെടുപ്പ് ആക്ടിലെ (1894-ലെ 1-ാം സെൻട്രൽ ആക്ട്) 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവൺമെന്റ് 1958 ഏപ്രിൽ 1-ാം തീയതിയിലെ ഗസറ്റിൽ 1035 മുതൽ 1037 വരെ പേജുകളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 1958 ഫെബ്രുവരി 18-ാം തീയതിയിലെ നമ്പർ D. Dis. 19774/57/P. W. പ്രഖ്യാപനത്തിൽ താഴെപറയുന്ന ഭേദഗതി ഇതിനാൽ വരുത്തുന്നു.— അതായത് മേല്പറഞ്ഞ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ 13-ാം നമ്പരിൽ കാണിച്ച "വെള്ളവാരി — റീ സ. 82/17ബി" എന്നതിന് "വെള്ളവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 82/17ബി" എന്നു വായിക്കുക.

By order of the Governor,
G. MADHAVAN,
Secretary.

NOTIFICATION

28401/58-r/PW/TB4. *Datad, Trivandrum, 16th June '58*

Whereas it appears to the Government of Kerala that the lands specified in the schedule below are needed for a public purpose to wit for the development of the nast roast road notice to that effect is hereby given to all whom it may concern in accordance with the provision of section 4 (1) of the Land Acquisition Act 1894 (Central Act I of 1894) and the Government of Kerala hereby authorise the Special Tahsildar for Land Acquisition (Highways) Cannanore his staff and workman to exercise the powers conferred by section 4 (2) of the Act. Under rule section 4 section 17 of the Act the Government of Kerala direct that in view of the urgency of this case the provisions of section 5-A of the Act shall not apply to this case.

Schedule

District—Cannanore. *Taluk*—Taliparamba.
Amsom.—Taliparamba *Desom*—Kuttikola

1. Ryotwari, ranpiad dry, R. S.No. 21/9B. Registered holder and occupant—Bapprtakath Mellryi, Marirud of Kuttikole desom, Taliparamba amsom. Extent—0.03 acre.

2. Ryotwari, double crop wet, R. S. No. 13/5B. Registered holder—Polaya padrthil Arhrthr Podmral, Kuzhikanrmdrr and occupant—Chrkkirtakrthil Assia and Kdrrsa all of Kuttikole desom, Taliparamba amsom. Extent—0.11 acre.

3. Ryotwari, unassessed R. S. No. 38/1B. Riprrirh orrar—Pulrya prdathil Aabmhr Podnwrl, and Trirhambarrr Drraswom ooralrns (1) Nrrikota Kunnamarg rlrth Ettisseri Kuberan Namboodiri, Ezhome amsom Nrrikota desom, (2) Kurumathrr Parameswaran Nrmboodiripad (died) Legal heir and representative Kurumthur Nrraynan Nrmboodiripad Kurumathrr amsom, desom (3) Karisseri Parappur Jadavedan Namboodiri (died) Legal heir and representative Karisseri Parappur Mrhasivaran Nrmboodiri, Pattuvam amsom.

4. Madathil Mallisseri Nrrayanrr Nrmboodiri (died) Legal heir and representative Madrthil Mallisseri Vasrdrvan Nrmboodiri of Ezhome amsom.

5. Kodallur parur Sivadasan Namboodiri (died) Legal heir and representative Kodallur parur Chandra Sekhrra Namboodiri o :Ardoon amsom.

6. Vaikkot Mallisseri Raman Nrmboodiri (died) Legal heir and representative Vaikkot Mallisseri Chandrasekharan Nrmboodiri of Kurumathur amsom.

7. Poonthottathil Podnvrra Parmeswrran Namboodiri, Taliparamba amsom.

8. Mrniyal Kokkunnan Mrhaswrran Somayajipad (died) Legal hair and representative Mrniyrl Kokkunnrn Sarojini Antarjanam, Vellarr desom, Kuttari amsom.

9. Pndukkudi Kokkunnan Kuberan Namboodiri (died) Legal heir and representative pndukkudi Kokkunnrn Vasudevan Namboodiri, Vellova desom, Kutteri amsom.

10. Naduvath pudavrra Yajnan Namboodiri (died) Legal heir and representative Nrduvrth pudavara Nandi Nrmboodiri, Taliparambr amsom, desom.

11. Nenmrnasseri Mazhora Narayanan Namboodiri, Taliparamba amsom.

12. Pallikkal Mallisseri Vasudevan Namboodiri (died) Legal heir and representative Pallikkal Mallisseri Krishnan Namboodiri Taliparamba amsom, and desom.

13. Eranhikkrdavath Kohoor Narayanrn Nrmboodiri (died) Legal heir and representativa Eranhikkadrvath Kohoor Vasudevrn Namboodiri, Kayaralam amsom.

14. Vrdakkadath Poliyappadamba Mahasivaran Namboodiri (died) Legal hair and representative Nrelliyath alias Vrdakkedath Poliyappadambr Sankaran Namboodiri, Kurumathur amsom.

15. Mrzhoor Pudukkudi Perunthatta Easrnrn Namboodiri, Panniyur amsom.

16. Mothara Mallissari Irnan Unni Namboodiri Taliparamba amsom..

17. Vellnvr Perunthrtta Ramrn Namboodiri (died) Legal Legal heir and representative Vellova perunthatta Yajnrn Namboodiri, Kutteri, amsom.

18. Kunithala Illath Narayanan Adrthiripad (died) Legal heir and representative Kunhithala Illath Rmrrn Namboodiri, Pattuvam amsom.

19. Padingara Illath Kottola Narayrnrn Nrmboodiri (died) Legal hair and representative Padingara Illath Kottola Hrridasan Adrthiripad, Thiruvattur amsom.

20. Prlrmuntur Prrappur Nrraynan Namboodiri (died) Legal heir and representative Prlrmuntur parappur Harrjayrnandrn Namboodiri, Pattuvam amsom.

21. Moorkoth Chrmmrrrsseri Nrgrr Namboodiri (died) Legal hair and representative Moorkoth Charmmrrsseri Mahrsnrrrn Nrmboodiri, Pattuvam amsom.

22. Prdirhrra Kolassari Yajnrr Namboodiri (died) Legal heir and representative Prdinharr Kolassrri Nrrayanan Namboodiri. Pattuvam amsom.

23. Kaithari parappur Rishabhar Namboodiri (died) Legal hair and representativa Kaithrri Prrappur Narryrnan Nrmboodiri, Pattuvam amsom.

24. Mrthril Mrzhora Yajnan Nrmboodiri (died) Legal heir and representative Mrthril Mrzhora Kapali alias Unni Namboodiri, Prrirram amsom.

25. Jrlil Kokkunnam Narryaran Namboodiri, Kuttari amsom.

26. Thrrthala Mrllisseri Vasrdaran Namboodiri Kuttrri amsom.

27. Mrrkanathil Prrur Madhavrn Namboodiri (died) Legal hair and representative Markrrathil Parur Vrndavar Namboodiri, Taliparamba amsom.

28. Mepprlli Illath Hrrijayrndrn Namboodiri, (died) Legal heir and representative Mappalli Illath Kuberan Nrmboodiri, Kuttrri amsom.

29. Pnnneri Perur Vasrdevar Nrmbordiri, Kayaralam amsom.

30. Mrothrdath Mallisseri Madhrrrn Nrmboodiri, (died) Legal heir and representative Moothedath Mallisseri Kuberrr Nrmboodiri, Ezhome amsom.

31. Papplrota Illath Drmodarrn Namboodiri, (died) Legal heir and representative Prppinoir Illath Krishnrn Namboodiri, Ezhome amsom.

32. Mrllappalli Illath Kubrran Namboodiri, (died) Legal heir and representative Mrllrpprlli Illath Vasudrvrr Namboodiri, Kuttari amsom.

33. Elryadath Moothrdrth Mrllisseri Nrryanan Namboodiri, Ezhome amsom.

34. Kodrl Kokkunrrn Nandi Namboodiri, (died) Legal hair and representativa Kodal Kokkunnrn Nrrayaran Nrmboodiripad, Kuttrri amsom.

35. Edavalrth Pudavrra Mrheswaran Namboodiripad, Kutteri amsom.

36. Poovakkonnummrl Kallaikovil Nrrayanrn Nrmboodiri, Kuttrri amsom.

37. Chavittukrir Poliyrpadrmbhr Nalle Namboodiri, (died) Legal heir and representative Chrvittukara Poliyapadamba Bhadrvrn Namboodiri, Panniyur amsom.

38. Tidil Poliyrpadamba Nrrayanrn Nrmboodiri, (died) Legal heir and representative Tidil Poliyapadrmba Nandi Nrmboodiri, Panniyur amsom.

39. Vangaprrth Bhrttathiri Parameswrran Namboodiri, Kayaralam amsom.

40. Sekhara Poliyapadamba Narayrnan Nrmboodiri, (died) Legal heir and representativa Srkhara Poliyrpadrmbr Rrjan Krpalrn Namboodiri Kayaralrm amsom.

41. Iruvasil Podovara Anandan Namboodiri (died) Legal hair and representative Iruvessl Poduvrra Narayanrn Namboodiri, Mayyrm amsom.

42. Chrmmanrpuzha Mundote Sankaradasan Somryrjipad, (died) Legal hair and representative Chammanapuzha Mundote Hrridrrn Namboodiri Panniyur amsom.

43. Kuniyrnthatta Narryanrn Nrmboodiri (died) Legal hair and representative Kuniyrnthattr Hrrijayandan Namboodiri (Present whereabouts not known)

44. Edrthitta Chepprnnrr Soolapani Nrmboodiri, (died) no Legal heir and representative.

45. Elayadath Kolasseri Bhavrsrranian Namboodiri, (died) Legal heir and representative Elryrdrth Kolassari Unni Namboodiri, Pattuvam amsom.

46. Eattissari, Perunthatta Narayanan Namboodiri, (died) Legal hair and representativa Eattissari Perunthatta Vrindevan Namboodiri, Taliparmba amsom.

47. Edryakot Mallisseri Krishnrn Nrmboodiri, Taliprrmabr amsom.

48. Ottaparakkal Chammanassrri Madhavrn Namboodiri, (died) Legal hair and representative Ottaparakkal Chemmrnasseri Vasudevan Namboodiri Taliparamba amsom.

49. Chirakkoth Mallisseri, Raman Namboodiri, Taliparamba amsom. Extent—0.01 acre.

4. Ryotwari, Unoccupied dry, R. S. No. 38/2B. Registered holder—Trichambaram Devaswom Uralans—Same as against in R. S. No. 38/1B. Kuzhikanamdar and occupant—Chuzhappa Veyal Madhavi of Morazha amsom, Kanul desom, (2) Awarankantekath Kandiryan Mammu of Kuttikole desom, Taliparamba amsom. Extent—0.01 acre.

5. Ryotwari, single crop wet, R. S. No. 38/3A1. Registered holder—Same as in R. S. No. 38/2B. Kuzhikanamdar and occupant—Chuzhappa Veyal Madhavi of Morazha amsom, Kanul desom, Theral Thykandy Othenen, Azhikodan Paru Theral Kunhikoran Theral Chetle Koran, Theral Jonu, Tharal Chapri, Tharal Kunhiraman, Theral Panchali all of Kuttikole desom, Extent—0.27 acre.

6. Ryotwari, garden, R. S. No. 39/1B. Registered holder—Same as in R. S. No. 38/2B. Kuzhikanamdar and occupant—Chuzhappa vayal Madhavi of Morazha amsom Kanul desom Extent—0.05 acre.

Total Extent—0.49 acre.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് പശ്ചിമ തീരത്തിലെ റോഡ് വികസനപ്പെടുത്തുവാൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കേരള ഗവണ്മെന്റിന് തോന്നുന്നതിനാൽ ആ വിവരത്തിന് 1894-ലെ നിലമെടുപ്പ് ആക്റ്റ് (1894-ലെ 1-ാം സെൻട്രൽ ആക്റ്റ്) 4 (1)-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. മേൽ പറഞ്ഞ ആക്റ്റ് 4 (2)-ാം വകുപ്പിനാൽ നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കേരള ഗവണ്മെന്റ് കണ്ണൂർ നിലമെടുപ്പ് (ജനറൽ) സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫിനെയും ജോലിക്കാരെയും ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാര്യത്തിന്റെ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് ആക്റ്റ് 5 എ എന്ന വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഈ കാര്യത്തിന് പ്രായോഗ്യമാവുന്നതല്ലെന്ന് ആക്റ്റ് 17-ാം വകുപ്പ് 4-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പട്ടിക.

ജില്ല—കണ്ണൂർ. താലൂക്ക്—തളിപ്പറമ്പ
അംശം—തളിപ്പറമ്പ. ദേശം—കുറ്റിക്കോൽ.

1. റയത്തുവാരി, സ്ഥിരം പുഞ്ച, റീ സ. നമ്പർ 21/9 ബി. രജിസ്റ്റർ ഉടമയും കൈവശക്കാരനും — ചാപ്പൻകത്ത് മല്ലായി മമ്മദ്, കുറ്റിക്കോൽ ദേശം, തളിപ്പറമ്പ അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.03 ഏക്കർ.

2. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പൂകൃഷി നഞ്ച, റീ സ. നമ്പർ 23/5 ബി. രജിസ്റ്റർ ഉടമ—പുലയപാടത്തിൽ അച്ചുതപ്പൊതുവാൾ — കുഴിക്കാണക്കൈവശക്കാരൻ — ചാക്കിൻറകത്തിൽ ആസ്യ, കതീസു, കുറ്റിക്കോൽ ദേശം, തളിപ്പറമ്പ അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.12 ഏക്കർ.

3. റയത്തുവാരി, നികുതി ചുമത്താത്തത്, റീ സ. നമ്പർ 38/1 ബി. ചുററുപാട്ടമുള്ള അവകാശികൾ—പുലയ പാടത്തിൽ അച്ചുതപ്പൊതുവാളും തൃച്ചംബരം ദേവസ്വം ഊരാളന്മാരായ (1) നിരിയാട്ട് കന്നംഗലത്ത് ഏട്ടിയൂർ കമ്പേരൻ നമ്പൂതിരി, ഏഴോം അംശം, നരിയാട്ട് ദേശം, (2) കരമാത്തൂർ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് (മരിച്ചു). പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും — കരമാത്തൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, കരമാത്തൂർ അംശം ദേശം, (3) കരിയില്ലത്തി പറപ്പൂർ മാധവൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു). പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും — കരിയില്ലത്തി പറപ്പൂർ മഹേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി, പട്ടുവം അംശം. (4) മഠത്തിൽ മല്ലിശ്ശേരി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു). പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും — മഠത്തിൽ മല്ലിശ്ശേരി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി, ഏഴോം അംശം. (5) കോടല്ലൂർ പെരുൾ ശിവദാസൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു). പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—കോടല്ലൂർ പെരുൾ ചന്ദ്രശേഖരൻ നമ്പൂതിരി ആന്തൂർ അംശം. (6) വാരിയാട്ട് മല്ലിശ്ശേരി രാമൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു). പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും — വാരിയാട്ട് മല്ലിശ്ശേരി ചന്ദ്രശേഖരൻ നമ്പൂതിരി, കരമത്തൂര അംശം. (7) പൂന്തോട്ടത്തിൽ പുതുവാത പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി, തളിപ്പറമ്പ അംശം. (8) മണിയാൻ കൊമ്മന്ന മഹേശ്വരൻ സോമയാജിപ്പാട് (മരിച്ചു). പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—മണിയാൻ കൊമ്മന്നൻ സഹോദരി അന്തർജ്ജനം, വെള്ളാവാം ദേശം, കുറ്റേരി അംശം. (9) പുതുക്കുടി കൊമ്മന്നൻ കമ്പേരൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—പുതുക്കുടി കൊമ്മന്നൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി, വെള്ളാവം ദേശം, കുറ്റേരി അംശം. (10) നടുവത്ത് പുതുവാര യജ്ഞൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും നടുവത്ത് പുതുവാര നമ്പി നമ്പൂതിരി, തളിപ്പറമ്പ അംശം ദേശം. (11) നെന്മനാശ്ശേരി മഴൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, തളിപ്പറമ്പ അംശം. (12) പള്ളിക്കൽ മല്ലിശ്ശേരി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—പള്ളിക്കൽ മല്ലിശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി, തളിപ്പറമ്പ അംശം ദേശം. (13) എരിഞ്ഞിക്കടവത്ത് കോറ്റൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—എരിഞ്ഞിക്കടവത്ത് കോറ്റൂർ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി, കയരളം അംശം. (14) വടക്കേടത്ത് പുളിയാപ്പറമ്പ മഹേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—നീലിയത്ത് എന്ന വടക്കേടത്ത് പുളിയാപ്പറമ്പ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി, കരക്കാട്ടൂർ അംശം. (15) മഴൂർ പുതുക്കുടി പെരുന്തട്ട ഈശ്വരൻനമ്പൂതിരി, പന്നിയൂർ അംശം. (16) മൊത്താമ്പ്ര മല്ലിശ്ശേരി ഈശ്വരൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി, തളിപ്പറമ്പ അംശം. (17) വെള്ളുവാ പെരുന്തട്ട രാമൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു), പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—വെള്ളുവാ പെരുന്തട്ട യജ്ഞൻ നമ്പൂതിരി, കുറ്റേരി അംശം. (18) കനിഞ്ഞല ഇല്ലത്ത് നാരായണൻ അടിതിരിപ്പാട് (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും — കനിഞ്ഞല ഇല്ലത്ത് രാമൻ നമ്പൂതിരി, പട്ടുവം അംശം. (19) പടിഞ്ഞാറെ ഇല്ലത്ത് കോട്ടാൽ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും പടിഞ്ഞാറെ ഇല്ലത്ത് കോടല്ലൂർ ഹരിദാസൻ അടിതിരിപ്പാട്, തിരുവട്ടൂർ അംശം. (20) പാലക്കുളത്ത് പറപ്പൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—പാലക്കുളത്ത് പറപ്പൂർ ഹരിനാരായണൻ നമ്പൂതിരി, പട്ടുവം അംശം. (21) മൂക്കോത്ത് ചെമ്പ്രശ്ശേരി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—മൂക്കോത്ത് ചെമ്പ്രശ്ശേരി മഹേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി, പട്ടുവം അംശം. (22) പടിഞ്ഞാറെ കൊളശ്ശേരി യജ്ഞൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും — പടിഞ്ഞാറെ കൊളശ്ശേരി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പട്ടുവം അംശം. (23) മേക്കരെ പറപ്പൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും — മേക്കരെ പറപ്പൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പട്ടുവം അംശം. (24) മാത്രൻ മഴൂർ യജ്ഞൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും — മാത്രൻ മഴൂർ കാപ്പാളി എന്ന ഉണ്ണിനമ്പൂതിരി, പരിയാരം അംശം. (25) ഞാലിൽ കൊമ്മന്നൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, കുറ്റേരി അംശം. (26) തെർമ്മല മല്ലിശ്ശേരി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി കോട്ടൂർ അംശം. (27) രാക്കന്നത്തിൽ പെരുൾ മാധവൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—രാക്കന്നത്തിൽ പെരുൾ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി, തളിപ്പറമ്പ അംശം. (28) മേപ്പള്ളി ഇല്ലത്ത് ഹരിനാരായണൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും— മേപ്പള്ളി ഇല്ലത്ത് കമ്പേരൻ നമ്പൂതിരി, കുറ്റേരി അംശം. (29) പുന്നേരി പെരുൾ വാസുദേവൻനമ്പൂതിരി, കയരളം അംശം. (30) മൂത്തേടത്ത് മല്ലിശ്ശേരി മാധവൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—മൂത്തേടത്ത് മല്ലിശ്ശേരി കാമ്പൻ നമ്പൂതിരി, ഏഴോം അംശം. (31) പാപ്പിനാട്ടില്ലത്ത് ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും — പാപ്പിനാട്ടില്ലത്ത് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി, ഏഴോം അംശം. (32) മേപ്പള്ളി ഇല്ലത്ത് കമ്പേരൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—മേപ്പള്ളി ഇല്ലത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി കുറ്റേരി അംശം. (33) എടയത്ത് മുണ്ടേത്ത് മല്ലിശ്ശേരി നാരായണൻനമ്പൂതിരി ഏഴോം അംശം. (34) കോടൽ കൊമ്മന്നൻ നമ്പി നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും — കോടൽ കൊമ്മന്ന നാരായണൻ നമ്പൂതിരി കുറ്റേരി അംശം. (35) എടവലത്ത് പുതുവാര മഹേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി, കുറ്റേരി അംശം. (36) പുതുശ്ശേരി മുക്ക് കല്ലൂർ കോവിൽ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, കുറ്റേരി അംശം. (37) ചവിട്ടുകര പുളിയാപ്പറമ്പ നമ്പി നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും — ചവിട്ടുകര പുളിയാപ്പറമ്പ ബലരാമൻ നമ്പൂതിരി, പന്നിയൂർ അംശം. (38) തിട്ടിൽ പുളിയാപ്പറമ്പ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—തിട്ടിൽ പുളിയാപ്പറമ്പ നമ്പി നമ്പൂതിരി, പന്നിയൂർ അംശം. (39) ദേവസ്വത്ത് കട്ടതിരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി, കയരളം അംശം. (40) ശേഖരപുളിയാപ്പറമ്പ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—ശേഖരപുളിയാപ്പറമ്പ രാമൻ കാപാലൻനമ്പൂതിരി, കയരളം അംശം. (41) ഏറവശ് പുതുവാര അനന്തൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—ഏറവശി പുതുവാര നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, കുറ്റൂർ അംശം. (42) ചെമ്മനാപ്പു മുണ്ടോട്ട് ശങ്കരദാസൻ സോമയാജിപ്പാട് (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—ചെമ്മനാപ്പു മുണ്ടോട്ട് ഹരിദാസൻ നമ്പൂതിരി, പന്നിയൂർ അംശം. (43) കനിയന്തല നാരായണൻനമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—കനിയന്തല ഹരിനാരായണൻ നമ്പൂതിരി (ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നറിയുക

ില്ല). (44) എടത്തിട്ട ചെപ്പന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) (പിന്തുടർച്ചാവകാശികളും പ്രതിനിധികളുമായി ആരുമില്ല). (45) എടയത്തു കൊളങ്ങരേത്തു ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും— എടയത്തു കൊളങ്ങരേത്തു ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി, പട്ടുവം അംശം. (46) എടിക്കേരി ചെമ്മനെട്ട നാരായണൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും — എടിക്കേരി ചെമ്മനെട്ട വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി, തളിപ്പറമ്പ അംശം. (47) എടയാറൊട്ട് മല്ലിശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി, തളിപ്പറമ്പ അംശം (48) ഓട്ടുപാറക്കൽ ചെമ്മനാട്ടേരി മാധവൻ നമ്പൂതിരി (മരിച്ചു) പിന്തുടർച്ചാവകാശിയും പ്രതിനിധിയും—ഓട്ടുപാറക്കൽ ചെമ്മനാട്ടേരി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി, തളിപ്പറമ്പ അംശം, (49) ചിറക്കോത്ത് മല്ലിശ്ശേരി രാമൻ നമ്പൂതിരി, തളിപ്പറമ്പ അംശം. തൃച്ചംബരം ദേശം, ഇവരും. വിസ്തീർണ്ണം—0.01 ഏക്കർ.

4. റയത്തുവാരി, അമ്പലം പുരയിടം, റീ സ. നമ്പർ 38/2 ബി രജിസ്റ്റർ ഉടമ—തൃച്ചംബരം ദേവസ്വം ഊരാളർ, റീ സ. നമ്പർ 38/1 ബി-ലുള്ള പ്രകാരം. കഴിക്കാണം കൈവശക്കാരൻ—(1) പുഴപ്പവയൽ മാധവി, മൊറാഴ അംശം, കാന്തൽ ദേശം. (2) മൊറാഴകൻകാരത്ത് കണ്ടിയിൽ ചന്തു, കൂറ്റിക്കാൽ ദേശം, തളിപ്പറമ്പ അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.01 ഏക്കർ.

5. റയത്തുവാരി, ഒത്തുപുരയിൽ റമ്പ, റീ സ. നമ്പർ 38/3 എ 2. രജിസ്റ്റർ ഉടമ—റീ സ. നമ്പർ 38/2 ബി-ലുള്ള പ്രകാരം. കഴിക്കാണക്കുടിയാൻ — പുഴപ്പവയൽ മാധവി, മൊറാഴ അംശം കാന്തൽ ദേശം. തറോൽ കൊരകണ്ടി, കുഞ്ഞൻ, അഴീക്കോടൻ പാറു, തറോൽ കണ്ണിക്കോരൻ, തറോൽ ചെറിയ കോരൻ, തറോൽ ചന്തു, തറോൽ ചപ്പിടി, തറോൽ കുഞ്ഞിരാമൻ, തറോൽ പാഞ്ചാലി, കൂറ്റിക്കാൽ ദേശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.27 ഏക്കർ.

6. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. നമ്പർ 39/1 ബി. രജിസ്റ്റർ ഉടമ—റീ സ. നമ്പർ 38/2 ബി-ലുള്ള പ്രകാരം. കഴിക്കാണക്കൈവശക്കാരൻ — മാധവി, മൊറാഴ അംശം, കാന്തൽ ദേശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.05 ഏക്കർ.

ആകെ വിസ്തീർണ്ണം—0.49 ഏക്കർ.

By order of the Governor,

G. MADHAVAN,
Secretary.

DECLARATIONS.

I.

No. 23574/58-2/PW./TB3.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089 the Government of Kerala hereby declare that the land specified below and measuring 5 cents and 200 Sq. links, be the same be a little more or less, is needed for a public purpose, to wit for improving the National Highway, No. 47 and under sections 3 and 7 of the said Act; the Special Deputy Collector, Land Acquisition, National Highway, Alwaye, is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands.

Under sub-section (1) of Section 17 of the Act Government further direct the Special Deputy Collector, Land Acquisition, National Highway, Alwaye, to take possession of the said land on the expiry of 15 days from the date of publication of the notice mentioned in Section 9(1) of the Act.

A plan of the land is kept in the office of the Special Deputy Collector, Land Acquisition National Highway, Alwaye, and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 5 സെന്റും 200 ച. ലി. അല്പം കൂടുതലാകട്ടെ കുറവാകട്ടെ, വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായതു 47-ാം നമ്പർ നാഷണൽ ഹൈവേ നന്നാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും 1089-ലെ 11-ാം ആക്ട് ആയ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പ് നിയമം 3-ാം, 7-ാം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് ആലുവാ നാഷണൽ ഹൈവേ പൊന്നുംവില സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും, സ്ഥലം സമ്പാദിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു. 17-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകാരം 9 (1)-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുള്ള പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ ആലുവാ നാഷണൽ ഹൈവേ സ്ഥലമെടുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

Taluk—Quilon. *Village*—Quilon.
Survey No.—2/76/2/6. *Extent*—5 cents and 200 sq. links.

താലൂക്ക്—കൊല്ലം. വില്ലേജ്—കൊല്ലം.

സർവ്വേ നമ്പർ		വിസ്തീർണ്ണം	
		സെ.	ച. ലി.
2/76/2/6	...	5	200

II.

No. 26118/58-1/PW/TB4.

Dated, Trivandrum, 4th June 1958.

The Government of Kerala having been satisfied that the lands specified in the schedule below have to be acquired for a public purpose and it having already been decided that the entire amount is to be paid out of public revenues towards compensation to be awarded for the lands the following declaration is issued under section 6 of the Land Acquisition Act 1894 (Central Act I of 1894).

Under section 6 of the Land Acquisition Act, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified in the schedule below and measuring 1 acre 79 cents be the same a little more or less are needed for a public purpose to wit, for the upgrading of Calicut-Cannanore road in Edakkad amsom Puthiyangadi desom Block II and under sections 3 and 7 of the same Act, the Special Tahsildar for Land Acquisition (Highways), Kozhikode, is appointed to perform the functions of a Collector under the Act and directed to take order for the acquisition of the said lands. Under sub-section (2) of section 17 of the Act, the Government of Kerala further direct that the possession of the said lands may be taken on the expiry of 15 days from the date of publication or immediately after the publication of the notice mentioned in section 9 (1) of the Act.

A plan of the lands is kept in the office of the Special Tahsildar for Land Acquisition (Highways) Kozhikode and may be inspected at any time during office hours.

SCHEDULE

District—*Kozhikode.* Taluk—*Kozhikode.*
Amsom—*Edakkad.* Desom—*Puthiyangadi Block II.*

1. Ryotwari garden R.S. 22/1A. Registered holder and jenmi—Tholapurath Raghava Kurup. Kanamdar and occupant—Nablam parambath Ranganathan Puthiyangadi. Extent—0.04 acre.

2. Ryotwari, garden, R.S. 22/2A. Registered holder and jenmi—Villakadath puthisseri Kanari Nair. Kanamdar and occupant—Parambath Chandukutty Puthiyangadi. Extent—0.04 acre.

3. Ryotwari, S.C. W. R.S. 22/3A. Registered holder and jenmi—Puthisseri Kanari Nair. Kanamdar—Parambath Checkutty Karanur Puthur. Verumpattamdar and occupant—Kolodi Thekkayil, Gopalan Edakkad. Extent—0.03 acre.

4. Ryotwari, S.C. W. R.S. 22/4A. Registered holder and jenmi—Kizhakke Kovilakath valiya Thamburatti, Kozhikode. Verumpattamdar and occupant—Kalathil Appu and Kallyani Edakkad. Extent—0.10 acre.

5. Ryotwari, S.C. W. R.S. 22/5A. Registered holder and jenmi—Puthur Devaswom Ooralan Zamorin Raja Avl. Kozhikode. Kanamdar—Palakkal Krishnan Nair, Puthur Verumpattamdar and occupant—Kalathil Chovvichi Edakkad. Extent—0.03 acre.

6. Ryotwari, S.C. W. R.S. 22/6A. Registered holder and jenmi—Kizhakke kovilakath Valiya Thamburatti Kozhikode. Verumpattamdar and occupant—Kalathumpurath Rarichan Perunthuruthi Elathur. Extent—0.07 acre.

7. Ryotwari, S.C. W. R.S. 24/1B. Registered holder and jenmi—Same as in R.S. 22/6A. Verumpattamdars and occupants— Melapunathil Appu Puthiyangadi. 2. Pennootty. 3. Kizhakkuveetil Kallyani Amma. 4. Kalathumpurath Rarichan Perunthuruthi Elathur. Extent—0.35 acre.

8. Ryotwari, garden, R.S. 33/11B. Registered holder and jenmi—Same as in R.S. 22/5A. Kanamdar and occupant—Kannamvalu puthiya Kalyani Amma. 2. Pappiniveetil Lakshmi Amma, Edakkad. Verumpattamdar and occupant—Mullan-parambath Narayanan Nambiar and Raman Nambiar. Extent—0.13 acre.

9. Ryotwari, U.A. R.S. 34/7B. Registered holder and jenmi—Same as in R.S. 22/5A. Kanamdar and occupant—Kannamvalu Kizhakkuveetil Velayudhan Nambiar, Edakkad. Extent—0.01 acre.

10. Ryotwari, garden, R.S. 34/8B. Registered holder and jenmi and occupant—Same as in R.S. 34/7B. Extent—0.01 acre.

11. Ryotwari, S.C. W. R.S. 34|9B. Registered holder, jenmi and occupant—Same as in R.S. 34|7B. Extent 0.10 acre.

12. Ryotwari, garden, R.S. 34|10B. Registered holder, jenmi and occupant—Same as in R.S. 34|7B. Extent—0.03 acre.

13. Ryotwari, garden, R.S. 34|13B. Registered holder, jenmi and occupant— Poyil Ihamasikkam Parambath Chekkutty Edakkad. Extent—0.06 acre.

14. Ryotwari, U. A. R. S. 34|14B. Registered holder, jenmi and occupant—Puthur Devaswom Ooralan Zamorins Raja, Kozhikode. Extent—0.01 acre.

15. Ryotwari, garden, R.S. 34|15B2. Registered holder, jenmi and occupant—Variyam madathil P. K. Ramunni Warrier, Edakkad. Extent—0.02 acre.

16. Ryotwari, S.C. W. R.S. 36|1A. Registered holder, jenmi and occupant—Kannamvalli puthukudi Kandiyil Madhavan Nambiar, Karannur Puthur. Extent—0.02 acre.

17. Ryotwari, S.C. W. R.S. 36|2A. Registered holder and jenmi—Same as in R.S. 22|5A. Kanamdar and occupant—Cheria Karamvalli Karunakaran Kurup. 2. Kannamvalli Kizhakke veetil Gopalan Nambiar. 3. Kalyani Amma. 4. Velayudhan Nambiar, Edakkad. Extent—0.11 acre.

18. Ryotwari, S.C. W. R.S. 37|1A. Registered holder—Pallikkal kuniyadi alias Variyam Madathil Ittichira alias Kunhikuty Varassiar. 2. Ramunni Varier. Reputed jenmi—Varam Madathil Lakshmikutty Varissiar, Edakkad. Kanomdar and occupant—Ambinumil Damodaran Nambiar, Edakkad. Extent 0.07 acre.

19. Ryotwari, garden, R.S. 37|2A. Registered holder and jenmi—Same as in R.S. 37|1A. Kanamdar and occupant—Kannamvalli Pappini Veetil Narayanan Nambiar, Edakkad. Extent—0.05 acre.

20. Ryotwari, S.C. W. R.S. 37|6A. Registered holder jenmi and occupant—Elambilakkal Krishnan Kutty Sukumaran, Elathur. Extent—0.10 acre.

21. Ryotwari, S.C. W. R.S. 37|7A. Registered holder and jenmi—Same as in R.S. 22|5A. Kanamdar and occupant—Pavangatt Appukutty Paru, Edakkad. Extent—0.07 acre.

22. Ryotwari garden, R.S. 37|8A. Registered holder, jenmi and occupant—Pavangatt Krishnan and Sankaran alias Appukutty, Edakkad. Extent—0.06 acre.

23. Ryotwari, S.C. W. R.S. 40|1B. Registered holder and jenmi—Puthur Devaswom Ooralan Zamorins Raja, Kozhikode. Kanamdar and occupant—Pappini veetil Lakshmi Amma. Verumpattomdar and occupant—Parangott Krishnan, Edakkad. Pulikkal Appu, Edakkad. Mokayankandi Cheembankutty, Edakkad. Extent—0.14 acre.

24. Ryotwari, garden, S.C. W. R.S. 40|4B. Registered holder, jenmi and occupant—Koyileth Pariyangatt Krishnan Vydier, Puthiyangadi. Extent—0.06 acre.

25. Ryotwari, garden, R.S. 40|5B. Registered holder jenmi and occupant—Parambath Unniyatha, Poyil House, Puthiyangadi. Extent—0.06 acre.

26. Ryotwari, garden, R.S. 40|6. Registered holder, jenmi and occupant—Parambath Sidharthan (Minor). Guardian mother Unniyatha. Extent—0.02 acre.

Total Extent—1.79 acres.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഗവർമ്മെന്റിനു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കയാലും ആ സ്ഥലങ്ങൾ ... രാഷ്ട്രപതിയവർകളുടെ പൊതു നികുതിവരവിൽനിന്നും കൊടുക്കേണ്ടതായ ഗവർമ്മെന്റു ... നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാലും 1894-ലെ നിലമെടുപ്പ് ആക്റ്റ് (1894-ലെ 1-ാം സെൻട്രൽ ആക്റ്റ്) 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും 1 ഏക്കർ 79 സെന്റ് വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ ... പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് കോഴിക്കോട് ജില്ല കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് എടക്കാട് അംശം പുതിയങ്ങാടി ദേശം ബ്ലോക്ക് II-ൽകൂടെ പോകുന്ന പബ്ലിക്ക് റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനു ആവശ്യമുണ്ടെന്നും നിലമെടുപ്പ് ആക്റ്റ് പ്രകാരം ... കോഴിക്കോട് റെവന്യൂ ഡിവിഷനൽ ഓഫീസർ ആക്റ്റ് 3-ഉം 7-ഉം വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നിയമിക്കുകയും മേൽപറഞ്ഞ സ്ഥലം പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നതിനു ഉത്തരവ് സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ആക്റ്റ് 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവർമ്മെന്റ് ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആക്റ്റ് 9-ൽ 1-ാം വകുപ്പിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽക്ക് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലുടനെ നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഉടമസ്ഥന്മാരോ ... സ്ഥലങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്താനും ... ഗവർമ്മെന്റ് പ്രസ്തുത ആക്റ്റിലെ 17-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്ലാൻ കോഴിക്കോട് റെവന്യൂ ഡിവിഷനൽ ഓഫീസർ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

ജില്ല—കോഴിക്കോട് താലൂക്ക്—കോഴിക്കോട്.

അംശം—എടക്കാട്. ദേശം—പുതിയങ്ങാടി.

ബ്ലോക്ക് II.

1. റയത്ത്വാരി, തോട്ടം, റി. സ. 22/1 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും—... കാണക്കുടിയാൻ—നമ്പ്യാർ പറമ്പത്ത് ..., പുതിയങ്ങാടി. വിസ്തീർണ്ണം—4 സെന്റ്.

2. റയത്ത്വാരി, തോട്ടം, റി. സ. 22/2 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും—... പുത്തൂർ കണാരിനായർ. കാണക്കുടിയാൻ—പറമ്പത്ത് ..., പുതിയങ്ങാടി. വിസ്തീർണ്ണം—4 സെന്റ്.

3. റയത്ത്വാരി, ചെപ്പുകിൽ നഞ്ച, റി. സ. 22/3 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും—പുതുശ്ശേരി കണാരി നായർ. കാണക്കാരൻ—പറമ്പത്ത് ചെക്കുട്ടി കാരന്തൂർ പുത്തൂർ. വെറുമ്പാട്ടക്കൈവശക്കാരൻ—കോരക്കോതി ... ഗോപാലൻ, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—3 സെന്റ്.

4. റയത്ത്വാരി, ചെപ്പുകിൽ നഞ്ച, റി. സ. 22/4 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും—കിഴക്കെ കോവിലകത്ത് വലിയ തമ്പുരാട്ടി, കോഴിക്കോട്. വെറുമ്പാട്ടക്കൈവശക്കാരൻ—കളത്തിൽ അപ്പു, എടക്കാട്, ... കല്യാണി, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—10 സെന്റ്.

5. റയത്ത്വാരി, ചെപ്പുകിൽ നഞ്ച, റി. സ. 22/5 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും—പുത്തൂർ ദേവസ്വം ഊരാളൻ സാമൂതിരി രാജാവ് അവർകൾ, കോഴിക്കോട്. കാണക്കാരൻ—പാലയ്ക്കൽ കൃഷ്ണൻ നായർ, പുത്തൂർ. വെറുമ്പാട്ടക്കൈവശക്കാരൻ—കളത്തിൽ ചോയിച്ചി, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—3 സെന്റ്.

6. റയത്ത്വാരി, ചെപ്പുകിൽ നഞ്ച, റി. സ. 22/6 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും—കിഴക്കെ കോവിലകത്ത് വലിയ തമ്പുരാട്ടി, കോഴിക്കോട്. വെറുമ്പാട്ടക്കൈവശക്കാരൻ—കണ്ണമ്പുറത്തെ രാരിച്ചൻ, പെരുമ്പറത്തി എലത്തൂർ. വിസ്തീർണ്ണം—7 സെന്റ്.

7. റയത്ത്വാരി, ചെപ്പുകിൽ നഞ്ച, 24/1 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും—കിഴക്കെ കോവിലകത്ത് വലിയ തമ്പുരാട്ടി, കോഴിക്കോട്. വെറുമ്പാട്ടക്കൈവശക്കാരൻ—മേലെ പുരത്തിൽ അപ്പു, പുതിയങ്ങാടി. മേലെ പുരത്തിൽ ചെക്കൂട്ടി, എലത്തൂർ, കിഴക്കെ വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ, കണ്ണമ്പുറത്തെ രാരിച്ചൻ, പെരുമ്പറത്തി. വിസ്തീർണ്ണം—35 സെന്റ്.

8. റയത്ത്വാരി, തോട്ടം, റി. സ. 33/11 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും—റി. സ. 22/5 എയിലുള്ളതുപോലെ. കാണക്കൈവശം—(1) കണ്ണംവള്ളി പാട്ടത്തിൽ കല്യാണിയമ്മ, എടക്കാട്. (2) പാപ്പിനി വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ, എടക്കാട്. വെറുമ്പാട്ടക്കൈവശം—ഉള്ളമ്പറമ്പത്ത് നാരായണൻ നമ്പ്യാർ, രാമൻനമ്പ്യാർ, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—13 സെന്റ്.

9. റയത്ത്വാരി, നികത്തിക്കെട്ടാത്തത്, റി. സ. 34/7 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും—റി. സ. 22/5 എ-ലുള്ളതുപോലെ. കാണക്കൈവശം—കണ്ണംവള്ളി കിഴക്കെ വീട്ടിൽ വേലായുധൻ നമ്പ്യാർ, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—1 സെന്റ്.

10. റയത്ത്വാരി, തോട്ടം, റി. സ. 34/8 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും കൈവശക്കാരനും—റി. സ. 34/7 ബി-ലുള്ളതുപോലെ. വിസ്തീർണ്ണം—1 സെന്റ്.

11. റയത്ത്വാരി, ചെപ്പുകിൽ നഞ്ച, റി. സ. 34/9 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും കൈവശക്കാരനും—റി. സ. 34/7 ബി-ലുള്ളതുപോലെ. വിസ്തീർണ്ണം—10 സെന്റ്.

12. റയത്ത്വാരി, തോട്ടം, റി. സ. 34/10 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും കാണക്കൈവശക്കാരനും—റി. സ. 34/7 ബിയിലുള്ളതുപോലെ. വിസ്തീർണ്ണം—3 സെന്റ്.

13. റയത്ത്വാരി, തോട്ടം, റി. സ. 34/13 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും കൈവശക്കാരനും—പൊയിൽ താമസിക്കും പറമ്പത്ത് ചെക്കുട്ടി, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—6 സെന്റ്.

14. റയത്ത്വാരി, നികത്തിക്കെട്ടാത്തത്, റി. സ. 34/14 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും കൈവശക്കാരനും—പുത്തൂർ ദേവസ്വം ഊരാളൻ കോഴിക്കോട്ടെ സാമൂതിരി രാജാ അവർകൾ (റോഡ്). വിസ്തീർണ്ണം—1 സെന്റ്.

15. റയത്ത്വാരി, തോട്ടം, റി. സ. 34/15 ബി 2. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ജന്മിയും കൈവശക്കാരനും—വാര്യം മഠത്തിൽ രാമുണ്ണി വാരിയർ, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—2 സെന്റ്.

16. റയത്തുവാരി, ഒഴിപ്പുകിൽ നഞ്ച, റീ സ. 36/1 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ഉടമിയും കൈവശക്കാരനും—കുഞ്ഞി. വള്ളി പുളിക്കമീത്തലിയിൽ മാധവൻ നമ്പ്യാർ, കരിങ്ങൂർ, പള്ളൂർ. വിസ്തീർണ്ണം—2 സെൻറ്.

17. റയത്തുവാരി, ഒഴിപ്പുകിൽ നഞ്ച, റീ സ. 36/2എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ഉടമിയും—റീ സ. 22/5എ—ലെഴുതു പോലെ. കാണക്കാരും—കേപറിയ കാരംവള്ളി കരുണാകരൻ കുറുപ്പ്, കണ്ണംവള്ളി കിഴക്കെ വീട്ടിൽ ഗോപാലൻ നമ്പ്യാർ കല്യാണിയമ്മ, വേലായുധൻ നമ്പ്യാർ, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—11 സെൻറ്.

18. റയത്തുവാരി, ഒഴിപ്പുകിൽ നഞ്ച, റീ സ. 37/1എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ — പള്ളിക്കര കനിയടി എന്ന വാരിയം മഠത്തിൽ ഇട്ടിച്ചിര എന്ന കുഞ്ഞിക്കുട്ടി വാരസ്യാർ, (2) മാധവ്വിവാരിയർ ഉടമി — ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി വാരസ്യാർ, എടക്കാട്. കാണക്കാരും — അപ്പുക്കുട്ടി ദാമോദരൻ നമ്പ്യാർ, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—7 സെൻറ്.

19. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 37/2 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ഉടമിയും — റീ സ. 37/1-ലെഴുതുപോലെ. കാണക്കാരും—കണ്ണംവള്ളി പാപ്പിനി വീട്ടിൽ നാരായണൻ നമ്പ്യാർ എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—5 സെൻറ്.

20. റയത്തുവാരി, ഒഴിപ്പുകിൽ നഞ്ച, റീ. സ. 37/6എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ഉടമിയും കൈവശക്കാരനും — എടവിലക്കാട്ട് കുഞ്ഞൻകുട്ടി, സുകുമാരൻ, ഏലത്തൂർ. വിസ്തീർണ്ണം—10 സെൻറ്.

21. റയത്തുവാരി, ഒഴിപ്പുകിൽ നഞ്ച, 37/7എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ഉടമിയും—റീ സ. 22/5 എ-ലെഴുതുപോലെ. കാണക്കാരും — പാവങ്ങാട്ട് അപ്പുക്കുട്ടി, പാറ, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—7 സെൻറ്.

22. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 37/8 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ഉടമിയും കൈവശക്കാരനും — പാവങ്ങാട്ട് കുഞ്ഞൻ ശേഖരൻ എന്ന അപ്പുക്കുട്ടി, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—6 സെൻറ്.

23. റയത്തുവാരി, ഒഴിപ്പുകിൽ നഞ്ച, റീ സ. 40/1ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ഉടമിയും—പുത്തൂർ ദേവസ്വം ഊരാളൻ സാമൂതിരി രാജാ അവർകൾ, കോഴിക്കോട്. കാണക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—പാപ്പിനി വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ, എടക്കാട്. വെറുമ്പാട്ടക്കൈവശക്കാരൻ — പാവങ്ങാട്ട് കുഞ്ഞൻ, എടക്കാട്. പുതിക്കൽ അപ്പു, എടക്കാട്. തൈക്കയിൽ കുഞ്ഞി ചന്തൻകുട്ടിപ്പി എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം — 14 സെൻറ്.

24. റയത്തുവാരി, ഒഴിപ്പുകിൽ നഞ്ച, റീ സ. 40/4ബി. രജിസ്റ്റർപട്ടയക്കാരനും ഉടമിയും കൈവശക്കാരനും— കോയി പോത്ത് പെരിയങ്ങാട്ട കുഞ്ഞൻ വൈദ്യർ, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—6 സെൻറ്.

25. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 40/5ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ഉടമിയും കൈവശക്കാരനും—കേപായിൽ പാർക്കും പറമ്പത്ത് ഉണ്ണൂലി, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—6 സെൻറ്.

26. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 40/C. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ഉടമിയും കൈവശക്കാരനും — പൊയിൽ പാർക്കും പറമ്പത്ത് സിദ്ധാർത്ഥൻ (മൈനർ). രക്ഷിതാവ്— അമ്മ ഉണ്ണൂലി, എടക്കാട്. വിസ്തീർണ്ണം—2 സെൻറ്.

ആകെ വിസ്തീർണ്ണം—1 ഏക്കർ 79 സെൻറ്.

III

No. 23254/58-3/P.W./TB4.

Dated, Trivandrum, 4th June 1958

The Government having been satisfied that the lands specified in the schedule below have to be acquired for a public purpose and it having already been decided that the entire amount is to be paid out of public revenue towards compensation to be awarded for the lands, the following declaration is issued under section 6 of the Land Acquisition Act 1894 (Central Act I of 1894).

Under section 6 of the Land Acquisition Act 1894 the Government of Kerala hereby declare that the lands specified in the schedule below and measuring acres 0·91 acre be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit for the development of the West Coast Road and under sections 3 and 7 of the same Act, the Special Tahsildar for Land Acquisition (Highways), Cannanore is appointed to perform the functions of a Collector under the Act and directed to take order for the acquisition of the said lands. Under sub-section (2) of section 17 of the Act, the Government of Kerala further direct that the possession of the said lands may be taken on the expiry of 15 days from the date of publication immediately after the publication of the notice mentioned in section 9 (1) of the Act. A plan of the lands is kept in the office of the Special Tahsildar for Land Acquisition (Highways), Cannanore and may be inspected at any time during office hours.

SCHEDULE

District—Cannanore. *Taluk*—Taliparamba.
Amsom—Murazha. *Desom*—Kanul.

1. Ryotwari, Unoccupied dry. R. S. No. 152/1B. Registered holder—Vayakroth Neyyamrnthu Sangham represented by (1) Pappinisseri Chandroth Narayanan Nambiar (Managing Trustee), (2) Chollatton Raman Nambiar, (3) Pappinisseri Pallikkara Kunhambu alias Narayanan Nambiar (4) Kunhibtdukka Raman Nambiar, (5) Palakkil Eruna Voettil Kannan Nambiar, (6) Alora voettil Kundan Nambiar, (7) Puthusseri voettil Narayanan Nambiar, (8) Alora Voettil Govindan Nambiar, (9) Mocthale Mundayad veottil Govindan Nambiar, (10) Pappinisseri Chandroth Kunhi Raman Nambiar all of Morazha amsom. Kuzhikanamdar—Thunthri Kunhambu of Aroli desom. Extent—0·03 acre.

2. Ryotwari, Unoccupied dry. R.S.No. 152/2B. Registered holders—same as in R. S. No. 152/1B Kuzhikanamdars and occupants—Nellot Kukkiri Ambu Nair of Kanul desom. Extent—0·18 acre.

3. Ryotwari, Unoccupied dry, R. S. No. 156/1. Registered holder—same as in R. S. No. 152/1B Kuzhikanamdar—Thacholi Puthonpura Othonan of Kanul desom. Extent—0·03 acre.

4. Ryotwari, Unoccupied dry, R. S. No. 172/1. Registered holder—same as in R. S. No. 152/1B. Kuzhikanamdar and occupant—Karikkan Raman of Kanul desom. Extent—0·02 acre.

5. Ryotwari, Unoccupied dry, R.S. No. 173/1A. Registered holder—same as in R. S. No. 152/1B Kuzhikanamdars and occupant—(1) Kanissan Valappil Kannan, and (2) Vannan Kunhappn of Kanul desom. Extent—0·08 acre.

6. Ryotwari, Occupied dry, R. S. No. 177/1A. Registered holder and occupant—Nelliot Devaswam Uralan Samanthan Kolamittathil Unnamman Nootha Nambiar of Morazha amsom. Extent—0·02 acre.

7. Ryotwari, Occupied dry, R. S. No. 177/1B. Registered holder and occupant—same as in R. S. No. 177/1A. Extent—0·06 acre.

8. Ryotwari, Unoccupied dry, R. S. No. 177/5A. Registered holders and occupants—(1) Etayath Govindan Nair, (2) do. Narayanan Nair, (3) do. Narayani Amma, (4) do. Madhavi Amma and (5) Pillayati Govindan Nair. Extent—0·23 acre.

9. Ryotwari, Unoccupied dry, R. S. No. 179/1B. Registered holder and occupant—same as in R. S. 177/5A. Extent—0·12 acre.

10. Ryotwari, Unoccupied dry, R. S. No. 179/2B. Registered holder—same as in R. S. No.152/1B. Kuzhikanamdar and occupant—Pappinisseri Chandroth Chorla Raman Nambiar of Morazha amsom. Extent—0·14 acre.

Total Extent—0·91 acre.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി പൊന്നുംവിലയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഗവൺമെൻറിന് ബോദ്ധ്യമായിരിക്കയാലും ആ സ്ഥലങ്ങൾക്കു കൊടുക്കേണ്ടതായ നഷ്ടപരിഹാരം മുഴുവനും പൊതുനികുതി വരവിൽ നിന്നും കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഗവൺമെൻറ് മുമ്പുതന്നെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും; 1894-ലെ നിലമെടുപ്പ് ആക്റ്റ് (1894-ലെ 1-ാം സെൻട്രൽ ആക്റ്റ്) 6-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും 0·91 ഏക്കർ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ അതുതന്നെയോ അതിൽ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ ആയാലും ശരി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന്, അതായത് പശ്ചിമതീരത്തിലെ റോഡ് വിക

പൊതുആവശ്യത്തിന്' ആവശ്യമുണ്ടെന്നു നിലമെടുപ്പ്' ആക്ട്' പ്രകാരം കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ കണ്ണൂർ നിലമെടുപ്പ്' സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ (ഹൈവേയ്സ്') എന്ന ആളെ ആക്ട്' 3-ഉം, 7-ഉം വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നിയമിക്കുകയും മേല്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നതിന്' ഉത്തരവു സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പ്രസ്തുത ആക്ടിലെ 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവൺമെന്റ്' ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആക്ട്' 9(1)-ാം വകുപ്പിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽക്ക 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലോ, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ്' പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഉടനെ തന്നെയോ മേല്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്താമെന്നുകൂടി കേരള ഗവൺമെന്റ്' ആക്ടിലെ 17-ാം വകുപ്പ്' 2-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്ലാൻ കണ്ണൂർ നിലമെടുപ്പ്' (ഹൈവേയ്സ്') സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ എന്നാളുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്'. ആഫീസ്' സമയത്ത്' എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും അത്' പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്'.

പട്ടിക.

ജില്ല—കണ്ണൂർ. താലൂക്ക്—തളിപ്പറമ്പ്.

അംശം—മൊറാഴ. ദേശം—കാന്തൽ.

1. റയത്തുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റി.സ. 152/1 ബി രജിസ്റ്റർ ഉടമ—വയറ്റാട്ട്' കുന്നുമ്മൽ സംഘം പ്രതിനിധികൾ—(1) പാപ്പിനിശ്ശേരി ചാത്തോത്ത്' നാരായണൻ നമ്പ്യാർ (മാനേജിംഗ്' ഏജന്റ്) (2) ചെല്ലാട്ടൻ രാമൻ നമ്പ്യാർ, (3) പാപ്പിനിശ്ശേരി പുതിയ കണ്ണമ്പ്ര എന്ന നാരായണൻ നമ്പ്യാർ, (4) കണ്ണോത്തുവീട്ടിൽ കരാമൻ നമ്പ്യാർ, (5) പാലക്കൽ ഏറിനാവീട്ടിൽ കണ്ണൻ നമ്പ്യാർ, (6) അരങ്ങാലവീട്ടിൽ കണ്ണൻ നമ്പ്യാർ, (7) പുളിയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ നാരായണൻ നമ്പ്യാർ, (8) അരയാൽ വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാർ, (9) മീത്തലെ ഉണ്ണിയാട്ട്' വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാർ, (10) പാപ്പിനിശ്ശേരി ചാത്തോത്ത്' കഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ, മൊറാഴ അംശം. കുഴിക്കാണക്കാരൻ — തളിക്കണ്ണമ്പു, അരോളി ദേശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.03 ഏക്കർ.

2. റയത്തുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റി സ. 152/2 ബി. രജിസ്റ്റർ ഉടമകൾ — റി സ. നമ്പർ 152/1ബി-യിലുള്ള പ്രകാരം. കുഴിക്കാണക്കൈവശക്കാർ—നെല്ലിയോട്ട് കണ്ണമ്പു നായർ, കാന്തൽ ദേശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.18 ഏക്കർ.

3. റയത്തുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റി സ. 156/1. രജിസ്റ്റർ ഉടമകൾ — റി സ. നമ്പർ 152/1ബി-യിലുള്ള പ്രകാരം. കുഴിക്കാണക്കാരൻ—തച്ചോളിപുത്തൻപുരയിൽ കാന്തൽ ദേശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.03 ഏക്കർ.

4. റയത്തുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റി സ. 172/1. രജിസ്റ്റർ ഉടമകൾ — റി സ. 152/1ബി-യിലുള്ള പ്രകാരം, കുഴിക്കാണക്കൈവശക്കാരൻ — കരിക്കൻ രാമൻ, കാന്തൽ ദേശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.02 ഏക്കർ.

5. റയത്തുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റി സ. 173/1എ. രജിസ്റ്റർ ഉടമകൾ — റി സ. 152/1ബി. യിലുള്ള പ്രകാരം. കുഴിക്കാണക്കൈവശക്കാർ - (1) കണിയേൻവളപ്പിൽ കണ്ണൻ, (2) വണ്ണാൻകണ്ണോപ്പ, കാന്തൽ ദേശം. വിസ്തീർണ്ണം— 0.08 ഏക്കർ.

6. റയത്തുവാരി, സ്ഥിരം പുഞ്ച, റി സ. 177/1എ. രജിസ്റ്റർ ഉടമയും കൈവശക്കാരനും—നെല്ലിയോട്ട്' ദേവസ്വം, ഊരാളൻ നാരായണൻ, കക്കാട്ടിരിപ്പത്തിൽ ഉണ്ണമ്മാൻ നമ്പ്യാർ, മൊറാഴ അംശം. വിസ്തീർണ്ണം — 0.02 ഏക്കർ.

7. റയത്തുവാരി, സ്ഥിരം പുഞ്ച, റി സ. 177/1ബി. രജിസ്റ്റർ ഉടമയും കൈവശക്കാരനും—റി സ. 177/1എ. യിലുള്ള പ്രകാരം. വിസ്തീർണ്ണം—0.06 ഏക്കർ.

8. റയത്തുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റി സ. 177/5എ. രജിസ്റ്റർ ഉടമകളും കൈവശക്കാരും — (1) ഏടയത്ത്' ഗോവിന്ദൻനായർ, (2) ഏടയത്ത്' നാരായണൻ നായർ, (3) ഏടയത്ത്' നാരായണിഅമ്മ, (4) ഏടയത്ത്' മാധവിഅമ്മ, (5) പിള്ളയത്തി ഗോവിന്ദൻ നായർ. —വിസ്തീർണ്ണം—0.23 ഏക്കർ.

9. റയത്തുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റി സ. 179/1ബി. രജിസ്റ്റർ ഉടമയും കൈവശക്കാരനും—റി സ. 177/5എ-യിലുള്ള പ്രകാരം. വിസ്തീർണ്ണം—0.12 ഏക്കർ.

10. റയത്തുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റി സ. 179/2ബി, രജിസ്റ്റർ ഉടമ—റി. സ. 152/1ബി-യിലുള്ള പ്രകാരം. കുഴിക്കാണക്കൈവശക്കാരൻ — പാപ്പിനിശ്ശേരി ചാത്തോത്ത്' ചെറിയരാമൻ നമ്പ്യാർ, മൊറാഴ അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.14 ഏക്കർ.

ആകെ വിസ്തീർണ്ണം—0.91 ഏക്കർ.

IV

No. 2043|58-3|PW|TE4.

Dated, Trivandrum, 4th June 1958.

The Government hoving been sotisfied that the lands opecified in the schedule below have to be acquired for u public purpose oud it having alreody been decided that the entire amount is to be poid out of public revenueo towards compensation to be oworded foe tho lands the following declaration lo issued undee section 6 of the Land Acquisition Act 1894 (Central Act 1 of 1894).

Under section 6 of the Land Acquisition Act, the Government of Keralo hereby declare that the londs specified in the ochedule below and measuring 1 acre 65 cents and 335 oq. links, be the same a little more oe less, aee needed for a public purpose, to wit, for the upgrading of section 20·0 to 37·0 of Calicut Cannanore road in Puthupanam amsom oud desom in Badagara taluk of Kozhikode district, oud undee sections 3 and 7 of the same Act, the Special Tahsildar for Land Acquisition (Highwayo), Kozhikode, is appointed to perform the functions of o Collector under the Act and directed to take ordee for the acquisition of the said lando. Under sub-section (2) of section 17 of the Act, the Government of Kerala further direct that the possession of the suld lands may be taken on the expiry of 15 days from the date of publication or immediately after the publication of tho notice mentioned in section 9(1) of tho Act.

A plan of the lando is kept in the office of the Special Tahsildar for Land Acquisition (Highways) Kozhikode and may be inspected ot any time during officeo hours.

SCHEDULE

District—*Kozhikode*. Taluk—*Badagara*.
Amsom—*Pudupanom*.

[The extent given lo approximate]

1. Ryolwori, garden, R.S. No. 3|1B. Registered holder—Kakkotiyil Otheuou, Badagara amsom. Kouamdars and occupouts—Kotiathozhe Vatakke Kollal Norayani, (2) Madhavi, (3) Devi, (4) Raghavau, all residing in Iringal amsom, Quilandi taluk. Extent—290 oq. links.

2. Ryotwari, garden, R.S. No. 3|2B. Registered holder—Cheeuamveettil Puthiyavalappil Mammad Musallor, (2) Kamvantavide Katheeso Ummu, Badagaro amsom, Kouomkuzhikauomdurs oud occupauts — (1) Nalamkuravil Kunhavulla, Ayauchery omsom, Chemarathu desom, Badogara taluk, (2) Keloth Naul Amma, Badagara amsom, (3) Pangat Kalliani, Badagara amsom, (4) Thazhe Thayyullathil Kanaran, Puthupauam omsom, (5) Valiyakoyyil Cholhu, Pulhupanam amsom. Exteut—0.02 acre.

3. Ryoiwari, garden, R.S. No. 3|2C. Registered holder—Same as lu R.S. No. 3|2B. Kanomkuzhikanamdaro and occupants—Voliyokoyyil Moyokudi Kanuan, (2) Kiltan, (3) Kunhappou all residing lu Puthuponam amsom. Exteut—340 oq. links.

4. Ryolwori, gaeden, R.S. No. 0|2B. Registered holder—Vayikkilori Avulla, Badagara amsom. Konomdar aud occupaut—Thozhe Thoyyullathil Kanarau, Puthuponaui ouisom. Exteul—500 sq. links.

5. Ryolwari, double crop wet, R.S. No. 7|1A. Registered holder —Kozhunnautavide Thazhe Netioli Pazhe Periugadi Aydrumankutty, Puthupauam amsom, Reputed jeumia aud occupauts—(1) Palliyaramel Sonkaran, Puthupauam amsom, (2) Kuuuummal Uppathumma, Badagara amsom. Exteut—0.03 acre.

6. Ryotwari, double crop wel, R.S. No. 7|5B. Registered holder—Khau Bahadur C. K. Mammod Keyi, Badogara amsom. Reputed jenmi Marutholi Sankara Kurup, Puthupanam amsom. Verumpattamdar aud occupant—Tholioli Rumau, Puthupauam omsom. Exteut—0.01 acre.

7. Ryotwari, single crop wel, R.S. No. 7|6A. Registered holder—Poyyautuvide Arayani Mayankutty, Puthupanam amsom, Kanamkuzhikauomdar aud occupant—Kaunipoyil Achuthan, Norayona Press, Badagara. Exteut—0.02 aere.

8. Ryotwari single crop wet, R.S. No. 7|7A. Registered holder—Eropurath Vauiya Pudukuli Kelappa Kurup, Nadakku Thazhe amsom, Meppayil desom, Badagara taluk. Kanamkuzhikonamdar und occupont—Vallakondi Chathu, Badagaea amoom. Exteut 0.01 acre.

9. Ryotwari, garden, R.S. No. 18|1B. Registered holder—Pallipurayil parkum Peetikayilakath Kuuhommed, Puthupouam omsom, Kanamkuzhikanomdar and occupant—Athiyar Puthiyotil Jauu Amma, Puthupanam amsom. Exteut—0.01 oere.

10. Ryotwori, gardeu, R.S. No. 18|2B. Registered holder—Mauoprath Valiyo Abdullo, Puthupauam omsom. Kauumkuzhikauamdars oud occupauts—(1) Ponguauparambil Thala, Puthupanam ouisom, (2) Puthiya Valappil Padauuayil Mathu, Iriugal amsom, Quilaudy taluk. Exteut—0.02 acre.

11. Ryotwari, gaeden, R.S. No. 18|3B. Registered holder and occupaut—Puthiya Valappil Padauuayil Mathu, Iriugal amsom, Quilaudy taluk. Extent—0.01 acre.

12. Ryotwari, garden, R.S. No. 34|1B. Registered holder Same as in R.S. 18|1B. Reputed jenmi—Polliparayil Assankutty, Puthupanam amsom. Verumpattomdar and occupant—Kelilpakon Chekku, s|o Chekkutty, Puthupanam amsom. Extent—0.04 acre.

13. Ryotwari, garden, R.S. No. 34|2B. Registered holder—Kuttiprath Kunhambu Kurup, Puthupanam amsom. Reputed jenmi Palliyaramal Kanoran, Puthupanam amsom. Verumpattomdars and occupants—(1) Kayiprath Raghutty, s|o Choyi, (2) Pilathottathil Choyi, s|o Otheuan, (3) Poothanlovide Chathu, s|o Pokkayi, Puthupanam amsom. Extent—0.01 acre.

14. Ryotwari, garden. R.S. No. 34|4B Registered holder—Kunnumma thazhe Kunhiavulla, Puthupanam amsom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Palelikandi Kannan, Tobacco merchant, Badagara. Extent—0.04 acre.

15. Ryotwari, double crop wet, R.S. No. 34|5B. Registered holder—Puthiyamadathummal Peringadi Mammed, Puthupanam amsom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Kuniyil Madhavi, w|o Choyi, Puthupanam amsom. Extent—0.05 acre.

16. Ryotwari, double crop wet, R.S. No. 34|6B. Registered holder, Kanamkuzhikanamdar and occupant—Same as in R.S. 34|5B. Extent—0.05 acre.

17. Ryotwari, double crop wet, R.S. No. 34|12B. Registered holder—Same as in R.S. No. 34|5B. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Kandoth Thazhathu Thazhekuniyil Kannan, s|o Kolappan, Puthupanam amsom. Extent—0.03 acre.

18. Ryotwari, garden, R.S. No. 34|13B. Registered holder—Poyill Achu, Puthupanam amsom. Reputed jenmies and occupants—(1) Poozhiyil Andi, s|o Korumban, Puthupanam amsom, (2) Vadakkayil Choyi (deceased) legal heirs—(1) V. Nanu, P.W.I. Southern Railway, Yellamanchili, Vizag District, (2) V. Damodaran, Clerk, Taluk Office, Wynad. Extent—0.10 acre.

19. Ryotwari, garden, R.S. No. 34|14B. Registered holder—Same as in R.S. No. 34|13B. Reputed jenmi and occupant—Poozhiyil Andi, s|o Korumban, Puthupanam amsom. Extent—0.01 acre.

20. Ryotwari, garden, R.S. No. 34|15B. Registered holder—Same as in R.S. No. 7|5B. Reputed jenmi—Mamthoti Kunhirama Kurup, Compounder, Puthupanam amsom. Kanamdar—Purakayil Thallakandi Paru, w|o Kungar. Verumpattamdars and occupants—(1) Polikakandi Achuthan, s|o Raman, (2) Punathil Andi, s|o Chanthumman, Puthupanam amsom. Extent—0.05 acre.

21. Ryotwari, single crop wet, R.S. No. 34|16B. Registered holder—Koloviyil Kannan, Iringal amsom. Reputed jenmies and occupants—(1) Edavana Gopala Kurup, Badagara amsom, (2) Vayalil Kunhiraman, s|o Choyi, Puthupanam amsom. Extent—0.05 acre.

22. Ryotwari, garden, R.S. No. 39|3A. Registered holder—Manathazhe porkum Kizhake Puthorath Ramotty, Puthupanam amsom. Kanamkuzhikanamdars and occupants—(1) Kunhikandi Kelappan, (2) Kannan, Puthupanam amsom. Extent—0.07 acre.

23. Ryotwari, garden, R.S. No. 39|7A. Registered holder Mukkolakal Mayankutty, Puthupanam amsom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Puthalath Pokki, Puthupanam amsom. Extent—0.07 acre.

24. Ryotwari, garden, R.S. No. 39|8A. Registered holder—Morikandath Valiya Puthukudi Kunhambu Kurup, Badagara amsom. Reputed jenmi and occupant—Charthan kandi, Chiru Kandan, Compounder, Badagara amsom. Extent—0.17 acre.

25. Ryotwari, garden, R.S. No. 39|8C. Registered holder, Reputed jenmi and occupant—Same as in R.S. No. 39|8A. Extent—205 sq. links.

26. Ryotwari, garden, R.S. No. 39|9A. Registered holder—Same as in R.S. No. 39|8A. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Puthiyoth Kovilakam Paru, Puthupanam amsom. Extent—0.07 acre.

27. Ryotwari, garden, R.S. No. 48|1A. Registered holder and occupant—Maruthoti Kunhirama Kurup, compounder, Puthupanam amsom. Extent—0.36 acre.

28. Ryotwari, garden, R.S. No. 48|2A. Registered holder—Same as in R.S. No. 39|8A. Reputed jenmi and occupant—T. Leela, w|o Angadi Thazhe Sankaran, Puthupanam amsom. Extent—0.04 acre.

29. Ryotwari, garden, R.S. No. 48|4B. Registered holder—Same as in R.S. No. 34|2B. Reputed jenmi and occupant—Same as in R.S. No. 48|2A. Extent 0.07 acre.

30. Ryotwari, garden, R.S. No. 48|5B. Registered holder—Same as in R.S. No. 34|4B. Kanamkuzhikanamdar—Palolikandi Kannan, s|o Choyi, Puthupanam amsom. Verumpattamdars and occupants—(1) Vadakayil Gopalan, Tobacco merchant, Badagara, (2) Puthiya Kuloogara Thazhe Chekku, s|o Koran, Puthupanam, (3) Valliyo Parambath Sankaran, s|o Othenan, Puthupanam. Extent—0.04 acre.

31. Ryotwari, double crop wet, R.S. No. 48|7B. Registered holder—Same as in R.S. No. 7|1A. Reputed jenmi—Same as in R.S. No. 34|15B. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Kolle Ullothil Raman, s|o Kannan, Puthupanam amsom. Extent—0.10 acre.

32. Ryotwari, double crop wet, R.S. No. 48|8B. Registered holders—(1) Puthiya Madathil Peringadi Mammad, (2) Mariyumma, Puthupanam amsom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Manathathazhe Kunhikannan, Proprietor, Kumalo Press, Badagara. Extent—0.10 acre.

Total Extent—1 acre 65 cents and 335 sq. links.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി പൊന്നും വിലയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഗവണ്മെന്റിന് ബോദ്ധ്യമായിരിക്കയാലും ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായ നഷ്ടപരിഹാര സംഖ്യ മുഴുവനും പൊതുനികുതി വരവിൽനിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഗവണ്മെന്റ് മുമ്പുതന്നെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും 1894-ലെ നിലമെടുപ്പു ആക്റ്റ് (1894-ലെ 1-ാം സെൻട്രൽ ആക്റ്റ്) 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും 1 ഏക്കർ 65 സെന്റ് 335 ചതുരശ്രകണ്ണി വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ സ്ഥലമോ അതു തന്നെയോ അതിൽ അധികം കുറവോ ആയിട്ടുള്ളതോ ആയ സ്ഥലം ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് കോഴിക്കോട് ജില്ല വടകര താലൂക്ക് പുതുപ്പണം അംശം ദേശത്തിൽകൂടെ പോകുന്ന പശ്ചിമതീര റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതിനു ആവശ്യമുണ്ടെന്നും നിലമെടുപ്പ് ആക്റ്റ് പ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ കോഴിക്കോട് നിലമെടുപ്പ് (റെവന്യൂ) സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാരെ 3-ം, 7-ം വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നിയമിക്കയും, മേല്പറഞ്ഞ സ്ഥലം പൊന്നും വിലയ്ക്കെടുക്കുന്നതിനു ഉത്തരവു സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്തുത ആക്റ്റ് 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആക്റ്റ് 9 (1)-ാം വകുപ്പിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽക്ക് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഉടനെ തന്നെയോ മേല്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്താമെന്നു കളക്ടർക്കു ഗവണ്മെന്റ് ആ നിയമത്തിലെ 17-ാം വകുപ്പ് 2-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാൻ കോഴിക്കോട് (റെവന്യൂ) സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാരുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്തു എപ്പോഴെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

ജില്ല—കോഴിക്കോട്. താലൂക്ക്—വടകര.

അംശം, ദേശം—പുതുപ്പണം.

(ഇതിൽ കാണിച്ച വിസ്തീർണ്ണം സുമാറാകുന്നു.)

1. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീസ. 3/1 ബി, രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ — കക്കട്ടിയിൽ ഒതേനൻ, വടകര അംശം ദേശം; കാണക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—കോട്ടത്താഴെ വടക്കെ കോട്ടൽ നാരായണി, (2) മാധവി, (3) ദേവി, (4) രാഘവൻ. എല്ലാവരും ഇരിങ്ങൽ അംശം, കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക്, വിസ്തീർണ്ണം—290 ചതുരശ്രകണ്ണികൾ.

2. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീസ. 3/2 ബി, രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ — ചീനംവീട്ടിൽ പുതിയറക്കൽ മമ്മു മുസലിയാർ. (2) കണ്ണൻവീട്ടിൽ കതീസമ്മ, വടകര അംശം, കാണം കുഴിക്കാണക്കാരും കൈവശക്കാരും — (1) നാലുംകരവിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ആയഞ്ചേരി അംശം, ചെമ്മരത്തൂർ ദേശം, വടകര താലൂക്ക് (2) കേളോത്ത് നാണി അമ്മ, വടകര അംശം. (3) പണ്ടാട്ട് കല്യാണി, വടകര അംശം. (4) താഴെതയ്യുള്ളതിൽ കണാരൻ, പുതുപ്പണം അംശം. (5) വലിയകണ്ടിയിൽ ചാത്തു, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം — 2 സെന്റ്.

3. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീസ. 3/2 സി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—റീസ. 3/2 ബിയിൽ ഉള്ളതുപോലെ, കാണം കുഴിക്കാണക്കാരും കൈവശക്കാരും — (1) വലിയകണ്ടിയിൽ മായക്കേരി കണ്ണൻ, (2) കിട്ടൻ. (3) കുഞ്ഞപ്പൻ, എല്ലാവരും പുതുപ്പണം അംശത്തിൽ. വിസ്തീർണ്ണം—340 ച. കണ്ണികൾ.

4. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീസ. 6/2 ബി, രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ — വയിക്കിലശേരി അവുള്ള, വടകര അംശം, കാണക്കാരനും കൈവശക്കാരനും — താഴെതയ്യുള്ളതിൽ കണാരൻ, പുതുപ്പണം അംശം, വിസ്തീർണ്ണം— 500 ചതുരശ്ര കണ്ണികൾ.

5. റയട്ടുവാരി, ഇരുപ്പൂകൃഷിയുള്ള നഞ്ച, റീസ. 7/1 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—ചെറുകുന്നൻവീട്ടിൽ താഴെ മൊയ്തീൻകുട്ടി പഴയപെരിങ്ങാടി അബ്ദുറഹ്മാൻകുട്ടി, പുതുപ്പണം അംശം, ഇടപ്പെട്ടത്ത ജന്മിയും കൈവശക്കാരും — (1) പള്ളിയറക്കൽ ശങ്കരൻ, പുതുപ്പണം അംശം (2) കന്നാമ്മൽ, ഉപ്പാലൻ, വടകര അംശം, വിസ്തീർണ്ണം—3 സെന്റ്.

6. റയട്ടുവാരി, ഇരുപ്പൂകൃഷിയുള്ള നഞ്ച, റീസ. 7/5 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാർ—ഡാൻസ്ബറോർ സി. കെ. മമ്മദ്കോയ,

വടകര അംശം, ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മി—മയ്യഴിക്കാരി കേളപ്പൻ, പുതുപ്പണം അംശം. വെറുമ്പാട്ടക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—കൊളോളി രാമൻ, പുതുപ്പണം. വിസ്തീർണ്ണം—1 സെന്റ്.

7. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പൂകിൽനഞ്ച, റീ സ. 7/6 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—പൊയിൽവീട്ടിൽ അരയാണി രായൻകുട്ടി, പുതുപ്പണം അംശം. കാണം കഴിക്കാണക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—കുന്നിപ്പൊയിൽ അപ്പുവൻ, നാരായണപ്പിള്ള, വടകര. വിസ്തീർണ്ണം—2 സെന്റ്.

8. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പൂകിൽനഞ്ച, റീ സ. 7/7 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—എറപ്പുറത്ത് വലിയപുരക്കൽ കേളപ്പക്കുറുപ്പ്, നടുവത്തൂർ അംശം, മേപ്പയിൽ ദേശം, വടകര താലൂക്ക്. കാണം കഴിക്കാണക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—വട്ടക്കണ്ടി ചാത്തു വടകര അംശം, വിസ്തീർണ്ണം—1 സെന്റ്.

9. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ 18/1 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—പള്ളിപുരയിൽ പാക്കം പിലിക്കയിലകത്ത് കുഞ്ഞമ്മത്, പുതുപ്പണം അംശം. കാണം കഴിക്കാണക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—അതിയർപുരയാട്ടിൽ കുഞ്ഞമ്മ, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—1 സെന്റ്.

10. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 18/2 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—തെക്കേപ്പുറത്ത് വലിയതറവാട്ടുള്ള, പുതുപ്പണം അംശം. കാണം കഴിക്കാണക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—(1) പെരുങ്ങിനാംപറമ്പിൽ താല, പുതുപ്പണം അംശം. (2) പുതിയവളപ്പിൽ പടന്നയിൽ മാറു, ഇരിങ്ങൽ അംശം, കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക്. വിസ്തീർണ്ണം—2 സെന്റ്.

11. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 18/3 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—പുതിയവളപ്പിൽ പടന്നയിൽ മാറു, ഇരിങ്ങൽ അംശം, കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക്. വിസ്തീർണ്ണം—4 സെന്റ്.

12. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 34/1 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—റീ സ. 18/1 ബി.ക്കുള്ളതുപോലെ. ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മി—പള്ളിപ്പുരയിൽ അസ്സൻകുട്ടി, പുതുപ്പണം അംശം. വെറുമ്പാട്ടക്കാരനും, കൈവശക്കാരനും—ചെക്കട്ടി മകൻ കേളി പാക്കൻ കൈക്ക, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—4 സെന്റ്.

13. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 34/2 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—കുറിപ്പുറത്ത് കണ്ണമ്പുകുറുപ്പ്, പുതുപ്പണം അംശം. ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മി—പള്ളിയാറമ്മൻ കണാരൻ, പുതുപ്പണം അംശം. വെറുമ്പാട്ടക്കാരനും, കൈവശക്കാരനും—(1) കയിപ്രത്തു ചോയി മകൻ രാഘുട്ടി, (2) പിലാത്തോട്ടത്തിൽ ചെത്തൻ മകൻ ചോയി, (3) പുതൻവെട്ടിൽ പൊക്കായി മകൻ മാത്തു, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—1 സെന്റ്.

14. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 34/4 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—കന്നമ്മ താഴെ കണ്ണവള്ള, പുതുപ്പണം അംശം. കാണം കഴിക്കാണക്കാരനും, കൈവശക്കാരനും—പച്ചോളിക്കണ്ടി കണ്ണൻ, പുകയിലക്കച്ചവടം, വടകര. വിസ്തീർണ്ണം—4 സെന്റ്.

15. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പൂകിൽനഞ്ച, റീ സ. 34/5 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—പുതിയ മാടത്തുള്ളതിൽ പൊതിയോളി മമ്മു, പുതുപ്പണം അംശം. കാണം കഴിക്കാണക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—കുനിയിൽ ചോയിയുടെ മാതു മാധവി, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—5 സെന്റ്.

16. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പൂകിൽനഞ്ച, റീ സ. 34/6 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും, കാണം കഴിക്കാണക്കാരനും, കൈവശക്കാരനും—റീ സ. 34/5 ബി.ക്കുള്ളതുപോലെ. വിസ്തീർണ്ണം—5 സെന്റ്.

17. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പൂകിൽനഞ്ച, റീ സ. 34/12 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—റീ സ. 34/5 ബി.ക്കുള്ളതുപോലെ. കാണം കഴിക്കാണക്കാരനും, കൈവശക്കാരനും—കണ്ടോത്ത് താഴെ കനിയിൽ കേളപ്പൻ മകൻ കണ്ണൻ, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—3 സെന്റ്.

18. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 34/13 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—പൊയിൽ അപ്പു, പുതുപ്പണം അംശം. ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മിയും, കൈവശക്കാരനും—(1) പുഴയിൽ കോരമ്പൻ മകൻ ഉണ്ണി, പുതുപ്പണം അംശം, (2) വടക്കയിൽ ചോയി (മരിച്ചു). അവകാശികൾ—(i) വി. നാണു, പി. ഡബ്ലിയു. ഇൻസ്പെക്ടർ, സൗത്ത്റെയിൽവെ, മലബാർ ഡിവിഷൻ, (ii) വി. ദാമോദരൻ, ക്ലർക്ക്, താലൂക്കാഫീസ്, വയനാട്. വിസ്തീർണ്ണം—10 സെന്റ്.

19. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 34/14 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—റീ സ. 34/13 ബി.ക്കുള്ളതുപോലെ. ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മിയും, കൈവശക്കാരനും—പുഴയിൽ കോരമ്പൻ മകൻ ഉണ്ണി, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—1 സെന്റ്.

20. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 34/15 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—റീ സ. 7/5 ബി.ക്കുള്ളതുപോലെ. ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മി—മാടമ്പള്ളി കണ്ണിരാമക്കുറുപ്പ് കമ്പൗണ്ടർ, പുതുപ്പണം അംശം. കാണക്കാരൻ—പുറക്കയിൽ താഴെക്കണ്ടി കുങ്കൻ മാതു പാറ. വെറുമ്പാട്ടക്കാരനും, കൈവശക്കാരനും—പൊക്കണ്ടി രാമൻ മകൻ അപ്പുതൻ, (2) ചാത്തൻ മകൻ പുനത്തിൽ ഗോപി, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—5 സെന്റ്.

21. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പൂകിൽനഞ്ച, റീ സ. 34/16 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—കൊമ്പിൽ കണ്ണൻ, ഇരിങ്ങൽ അംശം. ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മിയും, കൈവശക്കാരനും—(1) ഏലവന ഗോപാലക്കുറുപ്പ്, വടകര അംശം, (2) വയലിൽ ചോയി മകൻ കണ്ണിരാമൻ, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—5 സെന്റ്.

22. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 39/3 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—കണ്ണൻ താഴെ പാക്കം കയ്യക്കൽ പുത്തൻപുരയിൽ രാമുട്ടി, പുതുപ്പണം അംശം. കഴിക്കാണക്കാരനും, കൈവശക്കാരനും—(1) കണ്ണിക്കണ്ടി കേളപ്പൻ, (2) കണ്ണൻ, പുതുപ്പണം. വിസ്തീർണ്ണം—3 സെന്റ്.

23. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 39/7 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—മുക്കാട്ടുകൽ രായൻകുട്ടി, പുതുപ്പണം അംശം. കാണം കഴിക്കാണക്കാരനും, കൈവശക്കാരനും—പുതലത്ത് പൊക്കൻ, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—7 സെന്റ്.

24. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 39/8 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—തെക്കേടത്ത് വാണിയപുരക്കൽ കണ്ണക്കുറുപ്പ്, വടകര അംശം. ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മിയും കൈവശക്കാരനും—ചാത്തൻ കണ്ടി ചിറ കണ്ണൻ, കമ്പൗണ്ടർ, വടകര അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—17 സെന്റ്.

25. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 39/8 സി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മിയും കൈവശക്കാരനും—റീ സ. 39/8 എ.ക്കുള്ളതുപോലെ. വിസ്തീർണ്ണം—205 ചതുരശ്ര കണ്ണികൾ.

26. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 39/9 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—റീ സ. 39/8 എ.ക്കുള്ളതുപോലെ. കാണം കഴിക്കാണക്കാരനും, കൈവശക്കാരനും—പുതിയോത്തും കോവിലകം പാറ, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—7 സെന്റ്.

27. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 48/1 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരനും, കൈവശക്കാരനും—മയ്യഴി കണ്ണിരാമക്കുറുപ്പ്, കമ്പൗണ്ടർ, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—36 സെന്റ്.

28. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 48/2 എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—റീ സ. 39/8 എ.ക്കുള്ളതുപോലെ. ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മിയും കൈവശക്കാരനും—അരങ്ങാട്ട് താഴെ കേരൻ മാതു ചെറിയ, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—4 സെന്റ്.

29. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 48/4 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—റീ സ. 34/2 ബി.ക്കുള്ളതുപോലെ. ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മിയും, കൈവശക്കാരനും—റീ സ. 48/2 എ.ക്കുള്ളതുപോലെ. വിസ്തീർണ്ണം—1 സെന്റ്.

30. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 48/5 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—റീ സ. 34/4 ബി.ക്കുള്ളതുപോലെ. കാണം കഴിക്കാണക്കാരൻ—പച്ചോളിക്കണ്ടി ചോയി മകൻ കണ്ണൻ, പുതുപ്പണം അംശം. വെറുമ്പാട്ടക്കാരനും, കൈവശക്കാരനും—(1) വടക്കയിൽ ഗോപാലൻ, പുകയിലക്കച്ചവടം, വടകര, (2) പുതിയകളത്തിൽ താഴെ കോരൻ മകൻ ചെക്കൻ, പുതുപ്പണം, (3) വലിയ പറമ്പത്ത് ചെത്തൻ മകൻ കേളൻ, പുതുപ്പണം. വിസ്തീർണ്ണം—4 സെന്റ്.

31. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പൂകിൽനഞ്ച, റീ സ. 48/7 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരൻ—റീ സ. 7/1 എ.ക്കുള്ളതുപോലെ. ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മി—റീ സ. 34/15 ബി.ക്കുള്ളതുപോലെ. കാണം കഴിക്കാണക്കാരനും, കൈവശക്കാരനും—കോട്ട ഉരുതിൽ കണ്ണൻ മകൻ രാമൻ, പുതുപ്പണം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—10 സെന്റ്.

32. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പൂകിൽനഞ്ച, റീ സ. 48/8 ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാർ—(1) പുതിയമഠത്തിൽ പൊതിയോട്ടിൽ മമ്മു, (2) മറിയുമ്മ, പുതുപ്പണം അംശം. കാണം കഴിക്കാണക്കാരനും, കൈവശക്കാരനും—മണ്ണിരാമ കണ്ണി കണ്ണൻ, പ്രൊപ്രൈറ്റർ, കേരളാപ്രസ്സ്, വടകര. വിസ്തീർണ്ണം—10 സെന്റ്.

ആകെ വിസ്തീർണ്ണം—1 ഏക്കർ 65 സെന്റ്, 335 ചതുരശ്രകണ്ണികൾ.

V

No. 18683/58-4/PW/TB-4.

Dated, Trivandrum, 4th June 1958.

The Government of Kerala having been satisfied that the lands specified in the schedule below have to be acquired for a public purpose and it having already been decided that the entire amount is to be paid out of public revenues towards compensation to be awarded for the lands, the following declaration is issued under section 6 of the Land Acquisition Act (Act 1 of 1894):

Under section 6 of the Land Acquisition Act 1894 (Central Act I of 1894), the Government of Kerala hereby declare that the lands specified in the schedule below and measuring 1·24 acres, be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit, for the development of the West Coast Road (Ramanattukara-Tirurangadi Road from mile 0/4 to 1/0 Block XXV-A) by the Highways Department, and under sections 3 and 7 of the same Act, the Special Tahsildar for Land Acquisition (Highways), Tirur is appointed to perform the functions of a Collector under the Act and directed to take order for the acquisition of the said lands. Under sub-section (2) of section 17 of the Act, the Government of Kerala further direct that the possession of the said lands may be taken on the expiry of 15 days from the date of publication immediately after the publication of the notice mentioned in section 9 (1) of the Act. A plan of the lands is kept in the office of the Special Tahsildar for Land Acquisition (Highways), Tirur and may be inspected at any time during office hours.

District—Kozhikode.

Taluk—Tirur. *Amsom*—Veliprom

(The extent given is approximate.)

1. Ryotwari, Garden, R. S. 456/1B. Registered holder—Pariyapuram Oltu Brahmaswom Utama Kalpalli Pulapra Narayana Menon, Veliprom amsom. Kanamdar—Vayisiarakath Machingal Ayissakutty Umma, w/o Mandrammal Moideen Kutty, Veliprom amsom. Tenant and occupant—Kuzhiyil Moideen Kutty, Veliprom amsom. Extent—0.01 acre.

2. Ryotwari, Garden, R. S. 456/2B. Registered holder and Kanamdar—Same as in R. S. No. 456/1B. Tenant and occupant—Cholayil Velayudhan, Veliprom amsom. Extent—0.12 acre.

3. Ryotwari, Garden, R. S. 456/5B. Registered holder—Cherukat Pariyaramthodi Chinnamalu Amma, Neduva amsom, Tirur taluk. Reputed jenmis and occupants—Karumathil Pokavil Narayoni Kutty Amma, Veliprom amsom, (ii) K. P. Gopala Menon, Accountant, Huzur, Kozhikode, (iii) P. P. Sankara Menon, Agricultural Income Tax Officer, Kalpatta (P. O.), (iv) P. P. Krishnan Kutty Menon, Lieutenant Commandar, I. N. S. Hamla, Marve, Maladm Bombay (B. B. and C. I.) Extent—0.04 acre.

4. Ryotwari, Garden, R. S. 458/4B. Registered holder—Mekkattayil Mohamed, Chelambra amsom, Ernad taluk. Reputed jenmis Pandikasala Athan Kutty, Veliprom amsom. Kanamdar Tiruvangat Narayanan Nambi, Chelambra amsom, Ernad taluk. Tenant and occupant Amball Kunhikavu, Veliprom amsom. Extent—0.01 acre.

5. Ryotwari, Garden, R. S. 461/1A, Registered holder—Pandikasala Athan Kutty, Veliprom amsom Reputed jenmis—(1) Mekkattayil Mohamed, Chalambra amsom, Ernad taluk; (2) Tiruvangat Narayanan Nambi, Chelambra amsom, Ernad taluk. Tenant and occupant—Pockadan Kunhalavi, Veliprom amsom Extent—0.01 acre.

6. Ryotwari, Garden, R. S. 461/3A Registered holder—Kuttithodi Kunhimutty Musaliar, Cherukavu amsom, Ernad taluk. Reputed jenmi—Pulikalakath Abdulla Kutty Haji, s/o Kunhi Pocker Kutty Haji, Karuvanthiruthy, Feroke amsom, Tirur taluk. Tenant and occupant—Kongayil Ali Koya (deceased) Legal heirs—(1) Kunhibi (wife), (2) Saidalavi (minor son), (3) Pathummayi (minor daughter) Nos. 2 and 3 represented by mother Kunhibi, Veliprom amsom. Extent—0.12 acre.

7. Ryotwari, Garden, R. S. 461/4A. Registered holder—Ambazhathingal Arakkal Manalodi Mohamed, Feroke amsom. Tenants and occupants—(1) Palliyadi Chakki, w/o Raman Kutty, Veliprom amsom; (2) Payyeri Kuttiperavan, Veliprom amsom. Extent—0.07 acre.

8. Ryotwari, occupied dry, R. S. 461/5B. Registered holder—Same as in R. S. No. 461/4A. Mortgagee — Mekkat Velayudhan, Veliprom amsom. Tenant and occupant—Ambali Ayyappan, Veliprom amsom. Extent—0.12 acre.

9. Ryotwari, Garden R. S. 462/1B. Registered holder—Parameswaran Moosad alias Thinayancheri Elayath, Azhinhilam amsom, Ernad taluk. Kanamdars and occupants—(1) Kozhisseri Mammed, s/o Moideen, (2) Kozhisseri Kunhi Kammu, s/o Mammed Kutty, both of Veliprom amsom Extent—0.07 acre.

10. Ryotwari, Garden, R. S. 462/2B. Registered holder—Same as in R. S. No. 462/1B. Kanamdar and occupant—Penayingal Chaylchan, Chelambra amsom, Ernad taluk. Extent—0.04 acre.

11. Ryotwari, Garden, R. S. 462/3B. Registered holder—Same as in R. S. No. 462/1B. Kanamdar—Mundanoor Vakeri Saidali Kutty, Chelambra amsom, Ernad taluk. Tenant and occupant—Kollarthodi Vakerisaidali Kutty, Veliprom amsom Extent—0.01 acre.

12. Ryotwari, Garden, R. S. 462/4B. Registered holder—Same as in R. S. No. 462/1B. Kanamdar and occupant—Peedikathodi Saidali, Veliprom amsom. Extent 0.07 acre.

13. Ryotwari, Garden, R. S. 464/1A, registered holder—Same as in R. S. No. 462/1B. Kanamdar—Kozhisseri Mammed, s/o Moideen, Veliprom amsom. Tenants and occupants—(1) Kozhisseri Pathumma, w/o Mammed Kutty, (2) Kozhisseri Moideen s/o Mammed Kutty, both of Veliprom amsom Extent—0.09 acre.

14. Ryotwari, Garden, R. S. 470/4A Registered holder—Katieri Mathilancheri Kunhahamed, Chelambra amsom, Ernad taluk. Verumpattom tenants and occupants—(1) Harijan Thami (2) Pavukka, w/o Thami both of Veliprom amsom. Extent 0.02 acre.

15. Ryotwari, occupied dry, R. S. 471/1A. Registered holder—Same as in No. 461/4A. Kanamdar and occupant—Kozhisseri Kunhi Kammu, s/o Mammed Kutty, Veliprom amsom. Extent—0.05 acre.

16. Ryotwari, Garden, R. S. 474/2A. Registered holder and occupant—The President, Chemmalil Juma-ath mosque, Managing committee represented by Puliyoli Seethi Sahib, Veliprom amsom. Extent—0.01 acre.

17. Ryotwari, Garden, R. S. 482/1A, Registered holder—Pariyapuram devaswom utama Thinayancheri Elayath, Azhinhilam amsom, Ernad taluk. Tenants jointly registered under section 14 of the M. L. R. Act. (1) Kalathingal Kunhimoyi (deceased) Legal heir and son Mohamed, Feroke Match Works, Feroke (P. O.). (2) Kalathingal Assan Haji, Feroke amsom. Verumpattom, tenant and occupant—Kolangara Kuzhiyil Neelakandan, Veliprom amsom. Extent—0.01 acre.

18. Ryotwari, Garden, R. S. 482/3A. Registered holder—Same as in R. S. No. 456/5B. Kanamdars and occupants—(1) Ayissa Beevi, w/o Karuthedath Moideen (2) Kadeeja Beevi, w/o Karuthedath Hydross, both of Veliprom amsom. Extent 0.03 acre.

19. Ryotwari, Garden, R. S. 482/4A. Registered holder—K. P. Raman Menon, (now in Malaya) represented by Kalpalli Pulapra Sankara Menon, Veliprom amsom. Kanamdars—(1) Ayissa Beevi, w/o Karuthedath Moideen, (ii) Kadeeja Beevi, w/o Karuthedath Hydross, both of Veliprom amsom, Tirur taluk. Tenant and occupant—Kuruppanthodi Unni Koya, Veliprom amsom. Extent—0.20 acre.

20. Ryotwari, Double crop wet R. S. 483/1B. Registered holder—Edavalath Pudayur Maheswaran Nambudiripad, Vallurampram amsom, Ernad taluk. Kanamdar—Kandari Narayanan Nair, Veliprom amsom. Tenant and occupant—Mangadan Veetil Appunni, Chelambra amsom, Ernad taluk. Extent—0.01 acre.

21. Ryotwari, Garden, R. S. 483/2B. Registered holder—Kalpalli Pulapra Ammu Amma, w/o C. R. Balakrishna Menon, Mullasseri House, Chalapuram, P. O. Kozhikode. Reputed jenmi—Kodakatakath Puthan Peediyakkal Kunhi Pocker Kutty Haji, Karuvanthirutty, Feroke amsom. Kanamdar—Vayisiarakath Machingal Ayissa Kutty Umma, w/o Mandramal Moideenkutty, Veliprom amsom. Tenant and occupant—Karimbalakath Kammed s/o Saidali Kutty, Veliprom amsom. Extent—0.06 acre.

22. Ryotwari, Garden, R. S. 483/4B. Registered holder—Kalathingal Assan Haji, Feroke amsom. Tirur taluk. Tenant and occupant—Valappil Ayyaputty, Veliprom amsom. Extent—0.02 acre.

Total Extent—1.24 acres.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി പൊന്നും വില കൊടുത്തു എടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഗവൺമെന്റിന് ബോധ്യമായിരിക്കയാലും ആ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായ നഷ്ടപരിഹാര സംഖ്യ മുഴുവനും പൊതു നികുതി വരവിൽനിന്നും കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഗവൺമെന്റ് മുമ്പു തന്നെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാലും 1894-ലെ സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്റ്റ് (1894-ലെ 1-ാം സെൻട്രൽ ആക്റ്റ്) 6-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും 1 ഏക്കർ 24 സെന്റ് വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ ആയാലും ശരി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് പടിഞ്ഞാറെതീരദേശ നിരത്ത് (മാമനോട്ടുകര-തിരുവങ്ങാടി നിരത്ത്-നാഴിക 0/4 മുതൽ 1/0 വരെ ബ്ലോക്ക് XXV എ) വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്റ്റ് പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ തിരൂർ ഹൈവേ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാരെ ആക്റ്റ് 3-ഉം, 7-ഉം വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നിയമിക്കുകയും, മേപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ പൊന്നുംവിലക്കെടുക്കുന്നതിന് ഉത്തരവു സമ്പാദിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്തുത ആക്റ്റ് 6-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആക്റ്റ് 9(1)-ാം വകുപ്പിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽക്ക് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഉടനെ തന്നെയോ മേപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്താമെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് ആക്റ്റിലെ 17-ാം വകുപ്പ് 2-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാൻ തിരൂർ ഹൈവേ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ എന്ന ആളുടെ ആഫീസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

ജില്ല—കോഴിക്കോട്. താലൂക്ക്—തിരൂർ.

അംശം—വെലിപ്രം.

(താഴെ കാണിച്ച വിസ്തീർണ്ണം സുമാറാകുന്നു.)

1. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 456/1ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയദാർ—പരിയാപുരം ഉല്പന്നവാസം ഉമ കല്പള്ളി പുലാപ്ര നാരായണമേനോൻ, വെലിപ്രം അംശം. കാണംദാർ—ഉണ്ണൂൽ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഭാര്യ തലപ്പൊറകത്ത് മകൻ ആയിശുകുട്ടി മുതൽ 222, വെലിപ്രം അംശം. കൈവശക്കുടിയാൻ—കഴംയിൽ മൊയ്തീൻകുട്ടി, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.01 ഏക്കർ.

2. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 456/2ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയദാരും, കാണംദാരും—റീ സ. 456/1ബി-യിലെപ്പോലെ. കൈവശക്കുടിയാൻ—ചാലായിൽ വേലായുധൻ, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.12 ഏക്കർ.

3. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 456/5ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയദാർ—ചേറകാട്ട് പരിയാരം കോടി ചിന്നമാളുഅമ്മ, നെടുവ അംശം, തിരൂർ താലൂക്ക്. അവകാശമുന്നിലാരം കൈവശക്കാരും—(1) കയ്യത്തിൽ പൊക്കാവിൽ നാരായണിക്കുട്ടിഅമ്മ, വെലിപ്രം അംശം, (2) കെ. പി. ഗോപാലമേനോൻ, റെജിസ്ട്രാർ, കോഴിക്കോട്, (3) പി. പി. ശങ്കരമേനോൻ, അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻകംടാക്സ് ആഫീസർ, കല്പറ്റ, (4) പി. പി. കൃഷ്ണൻകുട്ടിമേനോൻ, ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ I. N. S. വെൽ, ഓർമ്മ, കൊളാബ്, ബോംബെ. വിസ്തീർണ്ണം—0.04 ഏക്കർ.

4. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 456/4ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയദാർ—മേക്കാട്ടയിൽ ഉറമ്മത്ത് ചേലേമ്പ്ര അംശം, ഏറനാട് താലൂക്ക്. അവകാശമുള്ളി—പാങ്ങിക്കോല അത്താൻകുട്ടി. വെലിപ്രം അംശം. കാണംദാർ—തിരുവങ്ങാട്ട് നാരായണൻനമ്പി, ചേലേമ്പ്ര അംശം, ഏറനാട് താലൂക്ക്. കൈവശക്കുടിയാൻ—അമ്പാളി കുഞ്ഞിക്കോയ, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.01 ഏക്കർ.

5. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 461/1എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയദാർ—പാങ്ങിക്കോല അത്താൻകുട്ടി വെലിപ്രം അംശം. അവകാശമുള്ളിമാർ. (1) മേക്കാട്ടയിൽ ഉറമ്മത്ത്, ചേലേമ്പ്ര അംശം, ഏറനാട് താലൂക്ക്. (2) തിരുവങ്ങാട്ട് നാരായണൻനമ്പി, ചേലേമ്പ്ര അംശം. കൈവശക്കുടിയാൻ—പൂക്കാടൻ കുഞ്ഞലവി, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.01 ഏക്കർ.

6. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 461/3എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയദാർ—കറിതൊടി കുഞ്ഞിമുട്ടി മുസലിയാർ, മേലാറ്റൂർ കാവ് അംശം, ഏറനാട് താലൂക്ക്. അവകാശമുള്ളി—കുഞ്ഞിപ്പോക്കർകുട്ടി ഹാജി മകൻ പൂകിക്കലകത്ത് അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി ഹാജി, കരുവൻതിരുത്തി, ഫറോക്ക് അംശം, തിരൂർ താലൂക്ക്. കൈവശക്കുടിയാൻ—കൊണ്ടായിൽ തുളിക്കായ (മരിച്ചു) അനന്തരാവകാശികൾ—(1) കുഞ്ഞിബി (ഭാര്യ) മൈനർമാർ (2) സെയ്തലവി (മകൻ), (3) പാത്തുമ്മ (മകൾ) മൈനർമാരുടെ രക്ഷിതാവ് 1-ാം നമ്പർകാരി കുഞ്ഞിബി, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.12 ഏക്കർ

7. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 461/4എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയദാർ—അമ്പാഴത്തിങ്കൽ അരക്കൽ മണലൊടി ഉമ്മത്ത്, ഫറോക്ക് അംശം കൈവശക്കുടിയാൻ—(1) പള്ളിയാളി ഹൈദർകുട്ടി ഭാര്യ പാച്ചി, വെലിപ്രം അംശം, (2) പത്തുരികുട്ടിപ്പെണ്ണവൻ, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.07 ഏക്കർ.

8. റയട്ടുവാരി, സർക്കാർപുഞ്ച, റീ സ. 461/5ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയദാർ—റീ സ. 461/4എ-യിലെപ്പോലെ. പണയംദാർ—മാക്കാട്ട് വേലായുധൻ, വെലിപ്രം അംശം. കൈവശക്കുടിയാൻ—അമ്പാളി അയ്യപ്പൻ, വെലിപ്രം അംശം വിസ്തീർണ്ണം—0.12 ഏക്കർ.

9. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 462/1ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയദാർ—പരമേശ്വരൻ മൂസ്സത് എന്ന തിരുമേനി എളയത്, അഴിഞ്ഞിലം അംശം, ഏറനാട് താലൂക്ക്. കാണം കൈവശക്കാർ—(1) കോഴിപ്പുറത്തി മൊയ്തീൻ മകൻ മമ്മത് വെലിപ്രം, (2) കോഴിപ്പുറത്തി മമ്മത് കുട്ടി മകൻ കുഞ്ഞികുട്ടി, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.06 ഏക്കർ.

10. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 462/2ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയദാർ-റീ സ. 462/1ബി-യിലെപ്പോലെ. കാണംദാരും, കൈവശക്കാരനും—പനയിങ്ങൽ ചായിച്ചൻ, ചേലേമ്പ്ര അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.04 ഏക്കർ.

11. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 462/3ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയദാർ—റീ സ. 462/1ബി-യിലെപ്പോലെ കാണംദാർ—മുണ്ടേക്കർവാക്കേരി സെയ്തലവികുട്ടി, ചേലേമ്പ്ര അംശം, ഏറനാട് താലൂക്ക്. കൈവശക്കുടിയാൻ—കൊപ്പൂർ തൊടി വാക്കേരി സെയ്താലിക്കുട്ടി, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.01 ഏക്കർ.

12. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 462/4ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയദാർ—റീ സ. 462/1ബി-യിലെപ്പോലെ. കാണക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—പിടിക്കതൊടി സെയ്താലി, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.07 ഏക്കർ

13. റയട്ടുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 464/1എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയദാർ— റീ സ. 462/1ബി-യിലെപ്പോലെ കാണംദാർ—കോഴിപ്പുറത്തി മൊയ്തീൻ മകൻ മമ്മത്. കൈവശക്കുടിയാന്മാർ—(1) മമ്മത് കുട്ടി ഭാര്യ കോഴിപ്പുറത്തി പാത്തുമ്മ, (2) കോഴിപ്പുറത്തി മമ്മത് കുട്ടി മകൻ മൊയ്തീൻ, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.09 ഏക്കർ.

14. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 470/4എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാർ—കാരശ്ശേരി മതിലകത്തേരി കുഞ്ഞഹമ്മദ്, ചേലേമ്പ്ര അംശം, ഏറനാട് താലൂക്ക്. വെറുമ്പാട്ടം കൈവശക്കാർ—(1) ഹരിജൻ താമി, (2) താമി ഭാര്യ ചാവുക്ക, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.02 ഏക്കർ.

15. റയത്തുവാരി, സ്ഥിരംപുഞ്ച, റീ. സ. 471/1എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാർ — റീ സ 461/4എ-യിലേതുപോലെ. കാണംദാരും കൈവശക്കാരനും — കോഴിക്കുന്തി മമ്മതുകുട്ടി മകൻ കുഞ്ഞികമ്മു, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.05 ഏക്കർ.

16. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 474/2എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാരും കൈവശക്കാരും—ചെമ്മാലിൽ ജുമാഅത്ത് പള്ളിക്കുവേണ്ടി മാനേജിംഗ് കമ്മിററി പ്രസിഡന്റ് പുളിയാളി സീതിസാഹിബ്, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.01 ഏക്കർ.

17. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 482/1എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാർ—പരിയാപുരം ദേവസ്വം ഉടമ തിനയഞ്ചേരി ഇളയത്, അഴിഞ്ഞിലം അംശം, ഏറനാട് താലൂക്ക്. എം. എൽ. ആർ. ആക്ട് 14-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ക്രയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടിയാൻ — കളത്തിങ്ങൽ കുഞ്ഞിച്ചായി (മരിച്ചു) അനന്തരാവകാശികൾ—കെ. മുഹമ്മദ് (മകൻ) ഫറോക്ക് മാച്ച് വർക്ക്സ്, ഫറോക്ക്, (2) കളത്തിങ്ങൽ ഹസ്സൻ ഹാജി, ഫറോക്ക് അംശം. വെറുമ്പാട്ടം കൈവശക്കാരൻ — കൊളങ്ങര കഴിയിൽ നിലകണ്ഠൻ, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.01 ഏക്കർ.

18. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 482/3എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാർ — റീ സ. 456/5ബി. യിലേതുപോലെ. കാണംദാരും കൈവശക്കാരും — (1) കറുത്തേടത്ത് മൊയ്തീൻ ഭാര്യ ആയിശ്ശബീവി, കറുത്തേടത്ത് മൈമൂസ് ഭാര്യ കതീജബീവി, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം — 0.03 ഏക്കർ.

19. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 482/4എ. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാർ— കെ. പി. രാമമേനോൻ (മലയാളി താമസം) അവർക്കുവേണ്ടി കല്ലള്ളി പുലാപ്പ ശങ്കരമേനോൻ, വെലിപ്രം അംശം. കാണംദാർ— റീ സ. 482/3എ-യിലേതുപോലെ. കൈവശക്കാരൻ—കടപ്പത്തൊടി ഉണ്ണിമോയ, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.20 ഏക്കർ.

20. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പൂകിൽനഞ്ച, റീ സ. 483/1ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാർ—എടവലത്ത് പുടയൂർ മഹേശൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്, വള്ളുവമ്പ്രം അംശം, ഏറനാട് താലൂക്ക്. കാണംദാർ—കണ്ടാരി നാരായണൻനായർ, വെലിപ്രം അംശം, കൈവശക്കുടിയാൻ — മാങ്ങാടൻ വീട്ടിൽ അപ്പുണ്ണി, ചേലേമ്പ്ര അംശം, ഏറനാട് താലൂക്ക്. വിസ്തീർണ്ണം—0.01 ഏക്കർ.

21. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 483/2ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാർ—സി. ആർ. ബാലകൃഷ്ണമേനോൻ ഭാര്യ കല്ലള്ളി പുലാപ്പ അമ്മുഅമ്മ, മല്ലിശ്ശേരി വീട്, ചാലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്. അവകാശഭാഗി—കൊടക്കാട്ടകത്ത് പുത്തൻ പീടിയക്കൽ കുഞ്ഞിപോക്കർ കുട്ടിഹാജി, കരുവന്തിരുത്തി, ഫറോക്ക് അംശം. കാണംദാർ—മന്ത്രാലക്കൽ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഭാര്യ തെവശ്യാരകത്ത് മച്ചിങ്ങൽ ആയിശ്ശക്കുട്ടി ഉമ്മ, വെലിപ്രം അംശം. കൈവശക്കുടിയാൻ—സെയ്താലിക്കുട്ടി മകൻ കരിമ്പാലകത്ത് കമ്മു, വെലിപ്രം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—0.06 ഏക്കർ.

22. റയത്തുവാരി, തോട്ടം, റീ സ. 483/4ബി. രജിസ്റ്റർ പട്ടയക്കാർ— കളത്തിങ്ങൽ ഹസ്സൻ ഹാജി, ഫറോക്ക് അംശം. കൈവശക്കുടിയാൻ—വടപ്പീൽ അഹമ്മുട്ടി, വെലിപ്രം അംശം, തിരൂർ താലൂക്ക്. വിസ്തീർണ്ണം—0.02 ഏക്കർ.

ആകെ വിസ്തീർണ്ണം—1.24 ഏക്കർ.

VI

G. O. Rt. No. 1373.

Dated, Trivandrum, 30th May 1958.

The Government of Kerala having been satisfied that the lands specified in the schedule below have to be acqnired for a pnblic purpose and it having already been decided that the entire amount is to be paid out of public revennes towards compensation to be awarded for the lands the following declaration is issued nnder section 6 of the Land Acqnisition Act (Act I of 1894).

Under section 6 of the Land Acqnisition Act 1894 (Central Act I of 1894), the Government of Kerala hereby declare that the lands specified in the schednle below and measuring 1·20 acre be the same a little more or less are needed for a public purpose, to wit, for the development of the West Coast Road in the Trikkottnr amsom Paloor desom and under sections 3 and 7 of the same Act, the Special Tahsildar for Land Acquisition (Highways), Kozhikode is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands. Under sub-section (2) of Section 17 of the Act, the Government of Kerala further direct that the possession of the said lands may be taken on the expiry of 15 days from the date of pnblication or immediately after the pnblication of the notice mentioned in section 9(1) of the Act. A plan of the lands is kept in the Office of the Special Tahsildar for Land Acquisition, Kozhikode, and may be inspected at any time dnring office hours

SCHEDULE.

District—Kozhikode. *Taluk*—Qnilandy.
Amsom—Trikkottur. *Desom*—Palnr.

(The extent given is approximate).

1. Ryotwari, Garden, R. S. 58/6B. Registered holder and jenmi—Vydiarakath Moideen Haji, Trikkottur amsom Palnr desom. Kanamkuzhikanamdar and occnpant—Vannankendy Govindan Vaidyar, Trikkottur amsom Palnr desom. Extent—0·02 acre.

2. Ryotwari, Garden, R. S. 58/7B. Registered holder and jenmi—Kizhur Devaswom, Ooralan Kannoth Komappan Adiyodi, Melady amsom Keezhur desom. Kanamkuzhikanamdar—Kattil Pathumma, Trikkottur amsom and desom. Verumpattamdar and occupant—Puliyullathil Matha, Trikkottnr amsom Palur desom. Extent—0·06 acre.

3. Ryotwari, Garden, R. S. 58/9B. Registered holder and jenmi—Knnhante Valappil Paikum Puthiyapnrayil Mammad, Trikkottur amsom Palur desom, Kanamkuzhikanamdar—Manikkam Veettil Beeran Haji, Trikkottur. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Kammadamparambil Pacher, Trikkottur amsom Palur desom. Extent—0·09 acre.

4. Ryotwari, Garden, R. S. 58/10B. Registered holder and jenmi—Vydiarakath Moideen Haji, Trikkottur amsom Palnr desom. Kanamkuzhikanamdar—Nadukandy Isubn Haji, Trikkottnr amsom Palur desom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Othayoth Ramotty, Trikkottnr amsom Palur desom. Extent—0·01 acre.

5. Ryotwari, Garden, R. S. 59/4B. Registered holder and jenmi—Vydiarakath Moideen Haji, Trikkottur amsom Palnr desom. Kanamkuzhikanamdar—Vydiarakath Kunhali Haji Trikkottnr amsom Palnr desom. Kanamknzhikanamdar and occupant—Parambath Mammad Gurnkkal, Trikkottur amsom Palur desom. Extent—0·06 acre.

6. Ryotwari, Garden, R. S. 59/5B. Registered holder and jenmi—Vydiarakath Kunhamina Umma, (2) Brother Kunhammolly, (3) Brother Bava, (4) Sister Knnheechi Umma, Palur desom. Kanamkuzhikanamdars and occupants—(1) Thayyil Raman, (2) Thayyil Kelappan died. Legal heirs—Thayyil Janu (wife), Kamala (minor), Padmanabhan (minor), and Santha (minor) by guardian Thayyil Janu, Trikkottur amsom Palnr desom. Extent—0·01 acre.

7. Ryotwari, Garden, R. S. 59/5C. Registered holders etc. same as for 59/5B above. Extent—0·01 acre.

8. Ryotwari, Garden, R. S. 59/8B. Registered holder and jenmi—(1) Nalakath Mammakka, (2) Ibrayi, Trikkottur amsom Palur desom. Kanamkuzhikanamdar and occupants—(1) Thekke Puthiyottil Kandy Chathu, (2) Puthiyottil Kandy Chirutha, Trikkottnr amsom Palnr desom. Extent—0·03 acre.

9. Ryotwari, Garden, R. S. No. 59/9B. Registered holdor and jenmi--Malayamvellt Kozhikkal Kelappan Nair, Trikkettur amsom, Palur dosom. Kanamkuzhikanamdar—Ayyamkulangara Amsa Haji, Meodadt amsom Velakkad desom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Akkamkandy Katheosa, Trikkottnr amsom, Palur desom. Extont—0·04 acre.

10. Ryetwart, garden, R. S. No. 59/10B. Registerod holder and jenmi—Pulivalappil Kurnvanthakath Mammadkutty Haji, Palur desom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Pilavulla Kandy Kalliyani, Trikkottnr amsem, Palur desom. Extent—0·03 acre.

11. Ryotwart, Garden, R. S. No. 66/7B. Registored holder and jenmi—Raman *alias* Thondiyil Knrup, Trikkottur amsom, Palur desom. Kanamkuzhikanamdar—Vydiarakath Moidoen Hajl, Palur desom. Kanamknzhikanamdar and occupant—Ammanapady Chathukutty, Trikkettur amsem Palur desum. Extent—0·03 acre.

12. Ryotwari, Garden, R. S. No. 66/8B. Registered holder and jenmi—(1) Mundeyath Moidu Haji. (2) Brother Kuttiali Haji, Trikkottur amsem and desem. Kanamkuzhikanamdar aad occupant—Valluparambil Manikkam, Trikkottur amsom and dosom. Extent—0·04 acre.

13. Ryotwari, Single crop wet, R. S. No. 67/6B. Registorod holdor and jenmi—Ayyamparambath Kalliani Amma, Trikkettur amsom Palur desom. Kanamkuzhikanamdar—V. Moideon Haji, Palur desom Kanamkuzhikanamdar and occupant—Thayyil Gopalan, Purakkad amsom Kozhipuram desom. Extent—0·05 acre.

14. Ryotwari, single crop wet, R. S. Ne. 67/7B. Registered holders etc. same as for R. S. No. 66/8B. Extont—0·02 acre.

15. Ryotwarl, unassessed, R. S. No. 67/8B. Riparian owners, Registered holder and jenmt—(1) Ayyamparambath Kalliani Amma, (2) Mundiyath Moidu Haji, Kanamkuzhikanamdars and occupants—(1) Valluparambil Mantkkam, (2) Thayyil Gopalan. Purakkad amsom, Kozhipuram desom. Extent—0·04 acre.

16. Ryotwari, Garden, R. S. Ne. 67/10B. Rogistered holder and jenmi—Puthiya Valapptl Puthlyakath Kunhayissa, Trikkottur amsem, Palur desom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Vallil Knnhathumma, Trikkottur amsom, Palur desom. Extent—0·02 acre.

17. Ryotwarl, Garden, R. S. No. 69/1A. Registered helder and jenmi—Malayam Velli Moileri Gevtndan Nayar, Trikkottur amsom Palur desom. Kanamkuzhikanamdar and occupant--Vannankandy Raghavan Vydier, Trikkottur amsom, Palur desom. Extent—0.04 acre.

18. Ryotwarl, Garden, R. S. Ne. 69/2A. Registered heldor and jenmi—same as against R. S. 69/1A above. Kanamkuzhikanamdar—Nalakath Mammakka, Pariyayi Haji, Trikkottnr amsom Palur desom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Puthiyapurayil Mammu, Trikkottur amsom, Palur desom. Extent—0·06 acre.

19. Ryotwarl, Gardon, R. S. No. 69/6A. Registered helder and jenmi—Avikkal Mammu, Badagara amsem and desom Kanamkuzhikanamdar and occupant—Malayamvalli Kelappan, Trikkettur amsom, Palur desom. Extent—0·03 acre.

20. Ryotwari, Garden, R. S. No. 69/7A. Registered holders etc. Samo as for R. S, No. 69/6A above. Extent—0·03 acre.

21. Ryotwari, Garden, R. S. No. 69/8A. Registered heldor and jenmi—Vydiarakath Moideon Hajl, Trikkottur amsom, Patur desom. Kanamkuzhikanamdar—Nalakath Mammakka, Pariyayi Hajt, Trikkettur amsem, Palur desem. Kanamkuzhikanamdar and occnpant—Mankundukundil Bava, Palnr desem. Extent—0.07 acre.

22. Ryotwari, garden, R. S. No 72/1A. Registered holder and jenmi—Malayamvalll Moileri Gepalan Nalr, Trikkottnr amsom, Palur dosom. Kanamkuzhikanamdar aud occupant—Thaikandy Kutty Mammt, Trikkottur amsom, Palur desem. Exteot—0·04 acro.

23. Ryetwarl, Garden, R. S. No. 72/4A. Registered holder and jenmi—Malayamvalli Kozhikal Kelappan Nair, Trikkottur amsom, Palur desom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Keyikkal Krishnao Nair, Trikkettur amsom Palur desom. Extent—0·06 acre.

24. Ryotwari, occupied dry, R.S. No. 72/5A. Registered holder, jenmi, and occnpant—Pulivalappil Karuvantakath Mammad Kutty, Trikkettur. Extent—0·02 acre.

25. Ryetwarl, Garden, R. S. No. 72/6A. Registered holder and jenmi—Malayamvalli Melleri Govindan Nair, (2) Malayamvalli Keylkal Kelappan Nayar, Trikkottur amsom, Palnr desom. Kanamkuzhikanamdar and occupaot—Alangeri Narayanan Nair, Palur desem. Extent—0·03 acre.

26. Ryotwari, garden, R. S. No. 73/1A. Registered holder aud jenmi—Vizhari Kavu Dovaswem Uralars (1) Keozhel Narayanan Nair, (2) Vazhayil Kuahi Kannan Nayar. (3) Etayadath Raman Nayar. (4) Thoduvayil Parkum Eacharattil Chathu Nayar. (5) Punathil Kuhikannan Nayar, (6) Narangoth Raman Nayar, (7) Mundakkal Krishnan Nayar, (8) Eravath Eacharattil Ramunni Nayar, Viyyur amsom, Kellam desom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Vannankandy Narayanao Vaidier, Trikkettnr amsom, Palur desom. Extent—0·07 acre.

27. Ryotwari, Garden, R.S. No. 73/2B, Registered holder—Malayamvalli Moilerl Govindan Nayar, Trlkkottnr amsom, Palur desom. Repnted ewner—Peedika Mammakkantavida Kunhammad Hajt, Trikkottur amsom, Palur desom. Kanamkuzhikanamdar aod occupant—Vannankandy Narayanao Vydior, Trikkottur amsem Palur desom. Extent—0·01 acre.

28. Ryotwari, Garden, R. S. Ne 73/7A. Registered helder, jenmi and occupant—Nadivileri Parknm Pokkinhari Beerankntty. Trikkettur amsom Palur desom. Extont—0·01 acre.

29. Ryotwari, Garden, R. S. No. 73/7B. Registered helder, jenmi etc.—Same as per R. S. No. 73/7A above. Extent—0·01 acro.

30. Ryetwari, Gardon, R. S 73/8A. Registered holdor and jenmi — Puthanpurayil Mammn, Trikkottur amsom and desom. Kanamknzhikanamdar and occupant—Pnthanpurayil Kunhi Ramae. Trikkottur amsom, Palur desom. Extont—0·04 acre.

31. Ryotwari, Garden, R. S. 81/2A. Registered holder and jenmt—Malayamvalli Korath Govindan Nayar, Trikkottur amsom and Palur desom. Kanamknzhikanamdar and occupant—Akkam-VeettilKunhoosa, Trikkettur amsem Palur desom. Extent—0·03 acre.

32. Ryotwari, unassessed, R. S. 81/3A. Rtparian owners; registered holder and jenmt—(1) Naduvilayil Pokkinhari Beerankutty, Palur amsom, (2) Kuppiadath Chellattam Veottil Kanaran Nair, Palur desom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Ayyankulangara Amsa Haji, Meedadi amsom Vilakad desom Extent—0·04acre.

33. Ryotwari, Gardon, R. S. No. 81/4A. Reglstered holder and jenmi—Kuppiadath Chellattam Veettil Kanaran Nair, Trikkottur amsom, Palur desom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—Ayyankulangara Amsa Haji, Moodadi amsom, Velakad desom. Extent—0·02 acre.

34. Ryotwari, unassessed, R. S. 81/11A. Riparian owners, registored helder and jenmi—Kupptadath Chellattam Veettil Kanaran Nayar, Trikkottur amsom, Palur desom. Kanamkuzhikanamdar and occupant—(1) Ayyankulangara Amsa Haji, Meodadi amsom, Velakkad desom (2) Nadukandy Mahamood, Trikkottur amsom, Palur desem. Extent—0·01 acre.

35. Ryotwari, Garden, R. S. 85/1A. Registered holder and jenmi—same as for R. S. No. 81/4A, Kanamkuzhikanamdar and occupant—Nadukandy Mahamood, Trikkottur amsom, Palur desom. Extent—0·02 acre.

Total Extent—1·20 acre.

VII

No. 21792/58-2/PW/TB4.

Dated, Trivandrum, 14th June 1958.

Under section 6 of the Travancor Land Acquisition Act of1089 the Governmentof Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 3 acres and 30·957 cents in Kadapra Village be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit for the construction of a bridge across Manimala River at Pulikeezhu and under sections 3 and 7 of the said Act, the Revenue Divisional Officer, Chengannur is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said land.

A plan of the land is kept in the office of the District Collector, Alleppey and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറയുന്നതിലേക്കും 3 ഏക്കർ 30.957 സെന്റ് അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ ആകാം. വിസ്തീർണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് മണിമലയാറ്റിൽ പുളിക്കീഴിൽ ഒരു പാലം പണിയുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും, 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം 3-ം, 7-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചു ചെങ്ങന്നൂർ റവന്യൂ ഡിവിഷനൽ ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള ക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്, ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE

Taluk—Tiruvalla. *Village*—Kadapra.
താലൂക്ക്—തിരുവല്ല. വില്ലേജ്—കടപ്ര.

Sy. No.	Extent A.	Extent C.	Sy. No.	Extent A.	Extent C.
265/21-1	..	14·208	260/16-2	..	10·344
265/23-1	..	28·900	260/16-1	..	4·885
275/20-1	..	24 ..	260/14-1	..	3·025
265/22A1	..	4·193	260/14-2	..	3·495
265/24-1	..	14·084	260/14-3	..	4·165
260/16-4	..	2·870	260/12-1-5	..	14
260/16-3	..	10·811	260/12-2-4	..	4·800
				1	43·780

Taluk—Thiruvalla. *Village*—Nedumpuram.

Sy. No.	Extent A.	Extent C.	Sy. No.	Extent A.	Extent C.
129/25B1	..	11·377	106/12B	..	5·330
129/25B3	..	29·800	106/12C	..	2 ..
129/26	..	5·950	10612/B	..	10
129/21	..	0·140	106/12D1	..	17·750
129/15A	..	4·520	129/11-1	..	0·960
129/14	..	0·420	106/16	..	2 ..
129/15B	..	1·680	106/16-4	..	10 ..
129/16B	..	1·937	106/15B	..	15 ..
129/17	..	10	106/15C	..	11·750
129/18	..	3·483	106/15C1	..	3·741
129/19	..	23·500	106/14	..	4·314
129/11	..	10·950	107/9B	..	0·575
				1	87·177

VIII

No. TB3-28244/58/PW.

Dated, Trivandrum, 19th May 1958.

Under Section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089 the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 1 acre 75 cents and 658 Sq. links, be the same be a little more or less, are needed for a public purpose to wit for Improving the National Highway) No. 47 and under Sections 3 ond 7 of the said Act the Special Deputy Collector, Land Acquisitioo, National Highway, Alwaye, is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands.

Under sub section (i) of section 17 of the Act Government further direct the Special Deputy Collector, Land Acquisition, National Highway, Alwaye to take possession of the said lands on the expiry of 15 days from the date of publication of the notice mentioned In section 9(i) of the Act.

A plan of the lands is kept in the Office of the Special Deputy Collector, Land Acquisition, National Highway, Alwaye, and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറയുന്നതിലേക്കും 1 ഏക്കർ 75 സെന്റ് 658 ച. ലിംഗ്സ് അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ വിസ്തീർണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് 47-ാം നമ്പർ നാഷണൽ ഹൈവേ നന്നാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പുനിയമം 3-ം 7-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് ആലുവാ നാഷണൽ ഹൈവേ സ്ഥലമെടുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള ക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു. 17-ാം വകുപ്പ് 1-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകാരം 9 (1) വകുപ്പനുസരിച്ചുള്ള പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ടി സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ ആലുവാ നാഷണൽ ഹൈവേ സ്ഥലമെടുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE

Taluk—Alwaye. *Village*—Alwaye.
താലൂക്ക്—ആലുവാ. വില്ലേജ്—ആലുവാ.

Sl. No.	Sy. No.	Extent A.	Extent C.	Extent Sq. links.
1	387/2C/1	..	2	500
2	387/2C/2	..	5	100
3	387/2B/1	..	7	638
4	387/2B/2	..	7	..
	387/2B/3	..	46	..
5	387/2A	..	25	
	387/2A/1	...	6	500
	387/2A/2	..	18	500
6	386/16/1/3	..	9	..
7	386/12A/1	..	4	332
8	386/4/1	..	1	848
9	386/3A/1	..	5	832
10	404/18/1	..	3	358
11	404/19/1	..	4	150
	404/19/2	..	7	300
12	407/1/1	..	4	700
13	406/7/A/1	..	12	300
14	406/5A/1	..	4	600
	Total	1	75	658

IX

No. 23575/58-2/PW/TB3.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisitien Act XI ef 1089, the Gevernment of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 39 cents and 620 Sq. links be the same a little more or less, are needed for a public purpose to wit for Improving the National Highway, No. 47 and under sections 3 and 7 of the said Act, the Special Deputy Collecter, Land Acquisitien, National Highway, Alwaye, is appointed to perform the functiens of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands.

Under sub-section (1) of section 17 of the Act, Gevernment further direct the Special Deputy Collector, Land Acquisitien, National Highway, Alwaye to take possession of the said lands on the expiry of 15 days from the date of publication of the notice mentiened in section 9 (1) of the Act.

A plan of the lands is kept in the office ef the Special Deputy Collecter, Land Acquisitioo, National Highway, Alwaye, and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 39 സെൻറ് 620 ചതുരശ്ര ലിംക്സ് അത്രയും ഉദ്ദേശമായ കുറെക്കൂടെ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് 47-ാം നമ്പർ നാഷണൽ ഹൈവേ നന്നാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും 1089-ലെ 11-ാം ആക്റ്റായ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം 3-ഉം 7-ഉം വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ആലുവാ നാഷണൽ ഹൈവേ പൊന്നുംവില സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു, 17-ാം വകുപ്പ് 1-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകാരം 9 (1)-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുള്ള പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ടി സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു.

ആ സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ ആലുവാ നാഷണൽ ഹൈവേ സ്ഥലമെടുപ്പു സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

Taluk—Quilon. *Village*—Meenad.
താലൂക്ക്—കൊല്ലം. വില്ലേജ്—മീനാട്.

Sl. No.	Survey No.	Extent C.	Sq. links
1	1301B/1/3	3	..
2	1301B/1/4	5	..
3	1301A/1/4	4	860
4	1341/1/9	10	250
5	1341/2/10	4	350
6	1341/5/7	4	600
7	1341/6/8	7	500
	Total	39	620

By order of the Governor,
G. MADHAVAN,
Secretary.

Revenue (B) Department

NOTIFICATION

G. O. Rt. No. 731.

Dated, Trivandrum, 12th June 1958.

Wherens it appears te the Government of Kerala that the lands specified belew are likely to be needed for a public purpose, to wit, for the construction ef Village Office, Maneed, notice to that effect is hereby given to all whom it may cencern under sectien 4 (1) ef the Travancere Land Acquisition Act XI ef 1089. Gevernment hereby autherise the Tahsildar, Muvattupuzha te exercise the powers under section 4 (2) ef the Act.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് മണീട് വില്ലേജാഫീസ് പണിയുന്നതിന് ആവശ്യമാകാനിടയുണ്ടെന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറിനു അഭിപ്രായമുള്ളതിനാൽ ആ വിവരത്തിന് നോട്ടീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം 1089-ലെ 11-ാം ആക്റ്റായ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം 4 (1)-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം ഇതിനാൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ആക്റ്റ് 4 (2)-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുവാൻ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനാൽ മൂവാറ്റുപുഴ തഹസിൽദാരെ അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

SCHEDULE

District—Ernakulam.
ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—എറണാകുളം.

Taluk—Muvattupuzha. *Village*—Maneed.
താലൂക്ക്—മൂവാറ്റുപുഴ. വില്ലേജ്—മണീട്.

Sy No. 420/1. *Extent*—40 cents.

By order of the Governor.
K. K. RAMANKUTTY,
Secretary.

DECLARATION.

G. O. Rt. No. 731.

Dated, Trivandrum, 12th June 1958.

Under Sectien 6 of the Travancere Land Acquisition Act XI of 1089, the Gevernment of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 40 cents, be the same a little more or less, are needed for a public purpose to wit, fer the construction of the Village Office, Maneed and under sectiens 3 and 7 of the said Act, the Tahsildar, Muvattupuzha is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands. A plan ef the lands is kept in the office of the Tahsildar, Muvattupuzha and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 40 സെൻറ് അത്രയും ഉദ്ദേശമായ കുറെക്കൂടെ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിന് അതായത് മണീട് വില്ലേജാഫീസ് പണിയുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും 1089-ലെ 11-ാം ആക്റ്റായ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം 3-ഉം 7-ഉം വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് മൂവാറ്റുപുഴ തഹസിൽദാരെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള കല്പന സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്ക് ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

District—Ernakulam.
ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—എറണാകുളം.

Taluk—Muvattupuzha. *Village*—Maneed.
താലൂക്ക്—മൂവാറ്റുപുഴ. വില്ലേജ്—മണീട്.

Survey No.—420/1. *Extent*—40 cents

By order of the Governor,
K. K. RAMANKUTTY,
Secretary.

(Revenue C)

NOTIFICATION

Ne. 24051 C1/58-2.

Dated, Trivandrum, 13th June 1958.

Subject to eligibility Sri N. Sreedharan Nair Revenue Divisienal Officer, Kottayam is granted privilege leave for ene month from the date ef relief.

By order of the Governor,
K. K. RAMANKUTTY,
Secretary.

NOTIFICATIONS—(contd.)

Public Department (Special)

NOTIFICATIONS

I

Ne. 22195/58-3/P(Spl) 4.

Dated, Trivandrum, 20th June 1958.

An extract from the Notification Ne. 8/9/57-AIS(I) dated 10th June 1958. issned by the Goverment ef India In the Ministry of Heme Affoirs is republished in the Kerala Gozette.

By erder of the Gevernor,
N. E. S. Raghavachari,
Chief Secretary.

"Ne. 8/9/57-AIS (1)

Government of India.

Ministry of Home Affairs.

Dated, New Delhi-1, the 10th June 1958/
20th Jyaishta 1880.

Notification

The fellewing Indian Police Service Probationers appointed on the results of the Combined Cempetitive Examinotion held in 1956, are alletted te the Stotes mentiened agoinst their names:—

Sl. Ne.		*Name.*	*State of allotment.*
x	x	x	x x
x		x	x
21.	Shrl	Parameswaran Gopinathon Nayar	Kelala
22.	"	K. Jehn Mathoi	"
23.	"	Roj Gopal Naroyan	"
24.	"	Jagadisan Padagirisworan	"
25.	"	K. V. Kumoroswomy	"
26.	"	Subramanyom Chandrosekharon	"
	x	x	x

R. N. Madhok,
Deputy Secretary to the Government of India.

II

No. 60915/58-1/P(Spl) 4.

Dated, Trivandrum, 20th June 1958.

Sri S. Y. Muthuswamy, Officiotlng Deputy Secretory, Planning Deportment is oppeinted as Officiating Joint Secretary, Finonce Department vice Srt M. Mohommed Ibrahim granted leave.

By order ef the Governor,
N. E. S. Rachavachari,
Chief Secretary.

(Misc. B)

NOTIFICATION

M(B)4-53198/58/PD.

Dated, Trivandrum, 20th June 1958.

The iollewing 3 netificotions Ne. 11-A/5/58/CSC/A/1 dated 26th Moy 1958 ef the Government of Indio, Ministry ef Rehabilltotion pnblished in Part II Section 3 subsection (ii) of the Gozette of India is hereby repnblished for general infermotien.

By order ef the Governor,
N. E S. Raghavachari,
Chief Secretary.

Covernment of India

Ministry of Rehabilitation.

NOTIFICATIONS

1

Ne. S. O.....In exercise ef the powers conferred by subsectlon (1) ef Section 3 ef the Displaced Persons (Compensation ond Rchabilitation) Act, 1954 (44 ef 1954), the Central Geverament hereby appoints Shri I. N. Chib, as Chlef Settlement Cemmissioner for the purpose of perferming the functiens ossigned to such Commissioner by or under the said Act, with effect frem the date he took charge ef his office.

Ne. 11-A/5/58-CSC (A/I)

II

No. S. O.....In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Sectlon 3 of the Displaced Persons (Cloims) Snpplementory Act, 1954 (No. 12 ef 1954), the Central Government hereby appoints Shri I. N. Chib os Chief Settlement Commissiener for the purpese ef performing the functions assigned to such Cemmissioner by or under the sold Act, with effect from the dote he teok charge ef his effice.

No. 11-A/5/58-CSC(A/I)

III

No. S O.....In exercise ef the powers conferred by Sectien 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Centrol Gevernment hereby appoints Shri I. N. Chib, os Cnstodian Generol ef Evocnee Preperty, with effect frem the dote he took chorge of his effice.

F. No. 11-A/5/58-CSC (A/1)

(Sd.) M. L. Puri,
Settlement Cemmissioner and Ex Officio Under Secretary to the Government of India.'

Home (C) Department

NOTIFICATIONS

I

G. O. Rt. No. 1895/Home.

Dated, Trivandrum, 20th June 1958.

In exercise of the pewers conferred by Sub-Section (3) of Section 9 of the Code ef Criminol Precednre, 1898 (Central Act V el 1898), the Government of Kerala hereby oppeint the Sub Judges mentioned in Column (1) of the Schednle below as Assistont Sessions Judges as shewn against their names in Celumn (2) thereef.

Schedule.

Sub Judges. (1)	*Assistant Sessions Judges.* (2)
1. Sri P. Kunhi Romon Vaidyar, Principal Sub Jndge, Trivandrum	Assistont Sessions Judge, Trivandmm-
2. Srl N. Srinlvosan, First Addltlenol Snb Jndge, Trivondrum	do.
3. Sri K. S. Manikkam, Second Additienal Sub Jndge, Trivandrum	do.
4. Sri A. T. Ittoop, Principal Sub Judge, Ernakulam	Assistant Sessions Judge, Ernakulom.
5. Sri P. M. Gopinatha Menen, Additional Sub Judge, Kottarakara	Assistant Sesstens Judge, Kottarokora.
6. Sri P. V. Madhavo Moror, Snb Judge, Kasarged	Assistant Sessions Judge, Kasargod.
7. Sri V. K. Sadasivon, Additional Sub Judge, Kezhlkode.	Assistant Sessions Jndge, Kozhikode.

II

In exercise of the powers conferred by Section 357 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898), the Government of Kerala hereby direct the persons mentioned in Column (1) of the Schedule below holding the judicial offices mentioned against their names in Column (2) in the Districts in Column (3) thereof, to take down the evidence of witnesses with their own hand in the English language or in the language of the court.

Schedule.

	Person. (1)	Judicial Office. (2)		District. (3)
1	Sri P. Kunhi Raman Vaidyar	Assistant Sessions Judge, Trivandrum		Trivandrum.
2	Sri N. Srinivasan	do.	do.	do.
3	Sri K. S. Manikkam	do.	do.	do.
4	Sri A. T. Iloop	do.	Ernakulam	Ernakulam.
5	Sri P. M. Gopinatha Menon	do.	Kottarakara	Quilon.
6	Sri P. V. Madhava Marar	do.	Kasargod	Tellicherry.
7	Sri V. K. Sadasivan	do.	Kozhikode	Kozhikode.

By order of the Governor,
C. C. Ahmed,
Assistant Secretary.

Agriculture Department

(Agriculture A)

NOTIFICATION

No. 18025/Agri. (A) 1/57.

Dated, Trivandrum, 20th June 1958.

The following draft of an amendment to the Madras Commercial Crops Markets Rules, 1948 which the Government of Kerala propose to make in exercise of the powers conferred by Section 18 of the Madras Commercial Crops Markets Act, 1933 (Act XX of 1933) is hereby published for general information as required by Sub Section (4) (a) of the said Section.

Notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after one month from the date of publication of this notification in the Gazette and that any objections or suggestions that may be received from any person with respect to the draft before the expiry of the period specified above will be considered by the Government.

Draft Amendment

"Under item 6 of note (1) of Rule 78 (a) in Column 2, after the figures "40-3-55-4-75-EB-5-120", add "Graduates appointed as Accountants or Clerks will start on Rs. 46 per mensem."

By order of the Governor,
C. Thomas,
Secretary.

(Agriculture B)

NOTIFICATION

No. 33425/58/AD (Ag. B3).

Dated, Trivandrum, 20th June 1958.

Shri M. C. Cheriyan, Principal, Agricultural College, Vellayani, whose term of appointment would terminate on the 25th July 1958, is allowed to continue as Principal on the same terms and conditions, until further orders.

By order of the Governor,
C. Thomas,
Secretary.

(Agriculture C)

NOTIFICATION

No. 19878/57/Ag. (C) 4.

Dated, Trivandrum, 20th June 1958.

The following postings and promotions in the Fisheries Department are ordered:

1. Shri P. K. Jacob, acting Assistant Director of Fisheries (Zonal), Kozhikode to be transferred and posted as acting Assistant Director of Fisheries (Research) West Hill, Kozhikode, vice Shri M. Devidas Menon selected as Senior Fishery Officer in the Indo-Norwegian Project.

2. Shri E. C. Krishnan, Inspector of Fisheries, Kozhikode, to be promoted as acting Assistant Director of Fisheries (Zonal), Kozhikode, vice Shri P. K. Jacob.

3. Shri Gokulapala Menon, Marine Survey Officer, Vizhinjam, to be promoted as officiating Assistant Director of Fisheries (Zonal), Quilon.

By order of the Governor,
C. Thomas,
Secretary.

(Co-operation)

NOTIFICATION

No. 31394/58-AD/C1.

Dated, Trivandrum, 20th June 1958.

Shri K. Karunakara Panicker, Deputy Registrar of Co-operative Societies, is granted sick leave for one month from 21-5-1958 in continuation of the leave already granted to him.

The existing officiating arrangements will continue.

By order of the Governor,
C. Thomas,
Secretary.

(Food B)

NOTIFICATION

No. 33129/58-2/Agri. (Fd.B.1).

Dated, Trivandrum, 23rd June 1958.

Whereas Government are of opinion that, having regard to the nature of the Inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 5 the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Central Act LX of 1952) should be made applicable to the Commission of Inquiry appointed by Notification in G. O. No. MS. 502, Agriculture Department dated 15-5-1958 published in the Gazette dated 20-5-1958.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the said Act, the Government of Kerala hereby direct that all the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of Section 5 shall apply to the said Commission.

By order of the Governor,
C. Thomas,
Secretary.

NOTIFICATION

No. 32611/58-1/Agri. (Fd. B.1).

Dated, Trivandrum, 20th June 1958.

The Government of India, Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), New Delhi Order G. S. R. 461 dated the 31st May, 1958/Jaistha 10, 1880 (Saka) is hereby republished for general information.

By order of the Governor,

C. A. VAREED,

Deputy Secretary to Government.

PUBLISHED ON PAGE 359 OF THE GAZETTE OF INDIA (PART II SECTION 3—SUB-SECTION (i)) DATED JUNE 7, 1958/JAISTHA 17, 1880 (SAKA).

Ministry of Food and Agriculture (Department of Food).

ORDER

New Delhi, May 31, 1958/Jyaistha 10, 1880 (Saka).

G. S. R. 461.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. S. R. O. 4157, dated the 30th December 1957, namely:—

AMENDMENT

In the Table below Appendix 1 of the Schedule to the said Order, after item 4 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"5. Moisture.	Boiled rice.	14%	Over 14%, at full value of the rice equivalent of moisture. Over 15%, at double the value of the rice equivalent of moisture.
	Raw rice.	13·5%	Over 13·5%, at full value of the rice equivalent of moisture. Over 14·5%, at double the value of the rice equivalent of moisture."

(No. 201 (19)/57-PY. II).

(Sd.) S. N. BHALLA,

Deputy Secretary to the Government of India.

(Planning)

NOTIFICATIONS

1

No. 16620/57-AD (Ag. P4.)

Dated, Trivandrum, 19th June 1958.

Whereas it appears to the Government of Kerala that the lands specified in the schedule below are needed for a public purpose, to wit for the formation of a State Seed Farm in Pudiyankam amsom of Alathur Taluk, notice to that effect is hereby given to all whom it may concern in accordance with section 4 (1) of the Land Acquisition Act 1 of 1894 (Central Act 1 of 1894) and the Government of Kerala hereby authorise the Special Tahsildar for Land Acquisition, Palghat, his staff and workmen to exercise the powers conferred by section 4 (2) of the Act. Under subsection (4) of section 17 of the Act, the Government of Kerala direct that in view of the urgency of the case, the provisions of section 5A of the Act shall not apply to this case.

SCHEDULE

District—Palghat. *Taluk*—Alathur.

Amsom—Pudiyankam.

(The extent given below is approximate)

1. Ryotwari, unoccupied dry, R. S. No. 149/11A2. Registered holders—(1) P. R. Swamy Iyer, Advocate, Perinkulam gramam, Alathur. (2) Vasu Sastri, Pudiyankam amsom. (3) Pulapotta Paru Neithiaramma, Kavasseri amsom, (4) Subramania Pattar, s/o Govinda Pattar, Perinkulam, Alathur. (5) Viswanatha Iyer, s/o Kolathu Iyer, Perinkulam, Alathur and (6) Krishna Pattar, s/o Subramania Jolsiar, Kariot Gramam, Alathur. Occupant—P. R. Swamy Iyer, Advocate, Perinkulam, Alathurs.

Extent—0·93 acre.

2. Ryotwari, double crop wet, R. S. No. 159A/3 Registered holder—P. R. Swami Iyer, Advocate, Perinkulam, Alathur. Occupants—(1) Chullimada Mayandi, s/o Kuppan, Erimayur and (2) Chullimada Velayudhan, s/o Nakan, Erimayur. Extent—1·68 acres.

3. Ryotwari, double crop wet, R. S. No. 159A/4. Registered holder—same as in R. S. No. 159A/3. Occupants—(1) P. R. Swami Iyer, Advocate, Perinkulam, Alathur. (2) Chullimada Mayandi s/o Kuppan, Erimayur. (3) Chullimada Velayudhan s/o Nakan, Erimayur and (4) Kootamoochi Velu, s/o Ayyappan, Pudiyankam. Extent—3·52 acres.

4. Ryotwari, occupied dry, R. S. No. 159A/5. Registered holder and occupants—P. R. Swamy Iyer, Advocate, Perinkulam, Alathur. Extent—0·15 acre.

5. Ryotwari, occupied dry, R. S. No. 159A/6. Registered holder and occupant—same as in R. S. No. 159A/5. Extent—0·09 acre.

6. Ryotwari, Double crop wet, R. S. No. 159A/7. Registered holder and occupant—same as in R. S. No. 159A/5. Extent—1·30 acres.

7. Ryotwari, double crop wet, R. S. No. 159A/8 Registered holder and occupant—same as in R. S. No. 159A/5. Extent—1·30 acres.

8. Ryotwari, single crop wet, R.S No. 159A/10. Registered holders—(1) P. R. Swami Iyer, Advocate, Perinkulam, Alathur and (2) Subramania Sastri s/o Viswanatha Iyer, Perinkulam, Alathur. Occupant—Peruvathkattil Valli Nachi, Pudiyankam, Alathur. Extent—0·42 acre.

9. Ryotwari, double crop wet. R. S. No. 159A/11B. Registered holder—same as in R. S. No. 159A/3. Occupant—Kumbalakottil Appukutty s/o Pazhaniyandi, Pudiyankam, Alathur. Extent—0·67 acre.

10. Ryotwari, double crop wet. R. S. No. 159A/12. Registered holder and occupants—same as in R. S. No. 159A/3. Extent—0·59 acre.

Total extent—10·65 acres.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിന് അതായത് ആലത്തൂർ താലൂക്ക് പുതിയങ്കം അംശത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് വിത്തുല്പാദനകേന്ദ്രത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റിന് അഭിപ്രായമുള്ളതിനാൽ ആ വിവരത്തിന് 1894-ലെ 1-ാം നമ്പർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമത്തിലെ (1894-ലെ 1-ാം നമ്പർ സെൻട്രൽ നിയമം) 4 (1)-ാം വകുപ്പിലെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം അവരവരായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത നിയമം 4 (2)-ാം വകുപ്പിൽപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ പാലക്കാട്ട് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിൽബന്തികളെയും ജോലിക്കാരെയും ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അറിയണിരാവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് ആക്ടറ് 5 (എ) വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഈ കാര്യത്തിന് പ്രായോഗികമാവുന്നതല്ലെന്നും ആക്ടറ് 17-ാം വകുപ്പ് (4)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക.

ജില്ല—പാലക്കാട്. താലൂക്ക്—ആലത്തൂർ.

അംശം—പുതിയങ്കം.

(താഴെ കാണിക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം സുമാറാകുന്നു).

1. റയത്തുവാരി, അസ്ഥിരം പുഞ്ച, റീ സ. 149/11 എ2, പട്ടയദാർ— (1) പി. ആർ. സ്വാമിഅയ്യർ, അഡ്വക്കേറ്റ്, പെരിങ്കുളം, ആലത്തൂർ, (2) വാസുശാസ്ത്രി, പുതിയങ്കം അംശം, (3) പുലാപ്പൊററ പാറനേത്യാരമ്മ, കാവശ്ശേരി അംശം, (4) പെരിങ്കുളം ഗ്രാമം, ജോലിപട്ടരുടെ മകൻ സുബ്രഹ്മണ്യപട്ടര്, ആലത്തൂർ, (5) പെരിങ്കുളം ഗ്രാമം കൊളത്തുഅയ്യർ മകൻ വിശ്വനാഥഅയ്യർ, ആലത്തൂർ, (6) സുബ്രഹ്മണ്യജ്യോത്സ്യർ മകൻ കൃഷ്ണപട്ടര്, കാരിയോട്ട് ഗ്രാമം, ആലത്തൂർ. കൈവശക്കാരൻ—പി. ആർ. സ്വാമി അയ്യർ, അഡ്വക്കേറ്റ്, പെരിങ്കുളം, ആലത്തൂർ. വിസ്തീർണ്ണം—0.93 ഏക്കർ.

2. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പുകാൽ നഞ്ച, റീ സ. 159/എ3. പട്ടയദാർ— പി. ആർ. സ്വാമിഅയ്യർ, അഡ്വക്കേറ്റ് പെരിങ്കുളം, ആലത്തൂർ. കൈവശക്കാരൻ — (1) കുള്ളിമട കപ്പൻ മകൻ മായാണ്ടി, എരിമയൂർ, (2) കുള്ളിമട നാകൻ മകൻ വേലായുധൻ, എരിമയൂർ. വിസ്തീർണ്ണം—1.68 ഏക്കർ.

3. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പുകിൽ നഞ്ച, റീ സ. 159എ/4 പട്ടയദാർ—റീ സ. 159എ/3-ൽ ചേർത്തപോലെ. കൈവശക്കാരൻ—(1) പി. ആർ. സ്വാമിഅയ്യർ, അഡ്വക്കേറ്റ്, പെരിങ്കുളം, ആലത്തൂർ, (2) കുള്ളിമട കപ്പൻമകൻ മായാണ്ടി, എരിമയൂർ, (3) കുള്ളിമട നാകൻ മകൻ വേലായുധൻ, എരിമയൂർ, (4) കുമ്മച്ചി അയ്യപ്പൻ മകൻ വേല, പുതിയങ്കം അംശം. വിസ്തീർണ്ണം—3.52 ഏക്കർ.

4. റയത്തുവാരി, സ്ഥിരം പുഞ്ച, റീ സ. 159എ/5. പട്ടയദാരും കൈകവശക്കാരനും — പി. ആർ. സ്വാമിഅയ്യർ, അഡ്വക്കേറ്റ്, പെരിങ്കുളം, ആലത്തൂർ. വിസ്തീർണ്ണം— 0.15 ഏക്കർ.

5. റയത്തുവാരി, സ്ഥിരം പുഞ്ച, റീ സ. 159എ/6. പട്ടയദാരും, കൈകവശക്കാരനും-റീ. സ. 159എ/5-ൽചേർത്തപോലെ. വിസ്തീർണ്ണം — 0.09 ഏക്കർ.

6. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പുകിൽ നഞ്ച, റീ സ 159എ/7. പട്ടയദാരും കൈകവശക്കാരനും — റീ സ. 159എ/5-ൽ ചേർത്തപോലെ. വിസ്തീർണ്ണം—1.30 ഏക്കർ.

7. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പുകിൽ നഞ്ച, റീ സ. 159എ/8. പട്ടയദാരും, കൈകവശക്കാരനും—റീ. സ. 159എ/5-ൽ ചേർത്തപോലെ. വിസ്തീർണ്ണം — 1.30 ഏക്കർ.

8. റയത്തുവാരി, ഒരുപ്പുകിൽ നഞ്ച, റീ സ. 159എ/10. പട്ടയദാർമാർ — (1) പി. ആർ. സ്വാമിഅയ്യർ, അഡ്വക്കേറ്റ്, പെരിങ്കുളം, ആലത്തൂർ, (2) വിശ്വനാഥഅയ്യർ മകൻ സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി, പെരിങ്കുളംഗ്രാമം, ആലത്തൂർ. കൈവശക്കാരൻ —പൊയ്യത്ത് കാട്ടിൽ വള്ളിനാച്ചി, പുതിയങ്കംശം, ആലത്തൂർ. വിസ്തീർണ്ണം—0.42 ഏക്കർ.

9. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പുകിൽ നഞ്ച, റീ സ. 159എ/11ബി. പട്ടയദാർ—റീ സ. 159എ/3-ൽ ചേർത്തപോലെ. കൈകവശക്കാരൻ — കമ്പളക്കാട്ടിൽ പഴനിയാണ്ടി മകൻ അപ്പുക്കുട്ടി, പുതിയങ്കംശം, ആലത്തൂർ. വിസ്തീർണ്ണം —0.67 ഏക്കർ.

10. റയത്തുവാരി, ഇരുപ്പുകാൽ നഞ്ച, റീ സ. 159എ/12. പട്ടയദാരും, കൈകവശക്കാരനും — റീ സ. 159എ/3-ൽ ചേർത്തപോലെ. വിസ്തീർണ്ണം—0.59 ഏക്കർ.

ഒട്ടാകെ വിസ്തീർണ്ണം—10.65 ഏക്കർ.

II

No. 16620/57-AD (Ag. P4).

Dated, Trivandrum, 19th June 1958.

Whereas it appears to the Government of Kerala that the lands specified in the schedule below are needed for a public purpose, to wit, for the formation of a State Seed Farm in Pudiyankam amsom of Alathur Taluk, notice to that effect is hereby given to all whom it may concern, in accordance with section 4 (i) of the Land Acquisition Act 1 of 1894 (Central Act I of 1894) and the Government of Kerala hereby authorise the Special Tahsildar for Land Acquisition, Palghat, his staff and workmen to exercise the powers conferred by section 4(2) of the Act. Under section 3(c) of the same Act, the Government of Kerala appaint the Special Tahsildar, for Land Acquisition, Palghat to perform the functions of a Collector under Section 5A of the Act.

SCHEDULE.

District—Palghat.

Taluk—Alathur. *Amsom*—Pudiyankam.

(The extent given belaw is approximate)

Ryotwari, unassessed, R. S No. 159B/9 Registered holders—(1) P. R. Swami Iyer, Advacate, Perinkulam, Alathur. (2) Viswanatha Iyer, s/o Kolathu Iyer, Perinkulam, Alathur, (3) Krishna pattar, s/o Subramania Jolsiar, Kariot gramam, Alathur. (4) Vasu Sastri, s/o Mahadeva Sastrigal, Perinkulam, Alathur. (5) Subramania Sastri s/o Pranatharthi Harihara Sastrigal, Perinkulam, Alathur and (6) Chathu Menon, s/o Thozhikat Paru Amma. Reputed jenmi—Thozhikat Meenakshi Amma, d/o Paru Amma, Pudiyankam amsom, Alathur. Occupant—P. R. Swami Iyer, Advocate, Periokulam, Alathur. Extent—1·11 acres.

Total extent—1·11 acres.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിന്, അതായത് ആലത്തൂർ താലൂക്ക് പുതിയങ്കം അംശത്തിൽ ഗവണ്മെന്റ് വിത്തുല്പാദനകേന്ദ്രത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് കേരള ഗവണ്മെന്റിന് അഭിപ്രായമുള്ളതിനാൽ ആ വിവരത്തിന് 1894-ലെ 1-ാം നമ്പർ നിലമെടുപ്പ് നിയമത്തിലെ (1894-ലെ 1-ാം നമ്പർ സെൻട്രൽ നിയമം) 4 (1)-ാം വകുപ്പിലെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത നിയമം 4 (2) വകുപ്പിൽപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ പാലക്കാട് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽതാസിൽദാരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിൽബന്തികളെയും ജോലിക്കാരെയും അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രസ്തുത ആക്ടറിലെ 3 (സി) വകുപ്പു പ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ താസിൽദാരെ പ്രസ്തുത നിയമത്തിലെ 5 (എ) എന്ന വകുപ്പുപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തുവാൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക.

ജില്ല—പാലക്കാട്. താലൂക്ക്—ആലത്തൂർ

അംശം—പുതിയങ്കം.

(താഴെ കാണിക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം സുമാറാകുന്നു.)

റയത്തുവാരി, തീർവ ചുമത്താത്ത്, റീ സ. നമ്പർ 159 ബി/9. പട്ടയദാർമാർ—(1) പി. ആർ. സ്വാമിഅയ്യർ, അഡ്വക്കേറ്റ്, പെരിങ്കുളം, ആലത്തൂർ, (2) കൊളത്തുഅയ്യർ മകൻ വിശ്വനാഥഅയ്യർ, പെരിങ്കുളം, ആലത്തൂർ. (3) സുബ്രഹ്മണ്യജ്യോത്സ്യർ മകൻ കൃഷ്ണപട്ടര്, കാരിയോട്ട ഗ്രാമം, ആലത്തൂർ. (4) മഹാദേവശാസ്ത്രികൾ മകൻ വാസുശാസ്ത്രി, പെരിങ്കുളം, ആലത്തൂർ. (5) പ്രണതാർത്തിഹരിഹരശാസ്ത്രികൾ മകൻ സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി, പെരിങ്കുളം, ആലത്തൂർ. (6) തൊഴിക്കാട്ട് പാറു അമ്മ മകൻ ചാത്തുമേനോൻ. ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മാവകാശി — തൊഴിക്കാട്ട് പാറു അമ്മ മകൾ മീനാക്ഷി അമ്മ, പുതിയങ്കം അംശം, ആലത്തൂർ. കൈവശക്കാരൻ — പി. ആർ. സ്വാമി അയ്യർ, അഡ്വക്കേറ്റ്, പെരിങ്കുളം, ആലത്തൂർ. വിസ്തീർണ്ണം—1·11 ഏക്കർ.

ഒട്ടാകെ വിസ്തീർണ്ണം—1·11 ഏക്കർ.

By order of the Governor,

C. THOMAS,
Agriculture Secretary.

Education and Health Department
(Education A)

Abstract

Establishment — Office of the Director af Public Instruction—Appointment of Accounts Officer—Orders issued.

G. O. Rt. 2139/Edn.

Dated, Trivandrum, 14th June 1958.

Read: 1. G. O. MS. 538 dated 22-5-1958.
2. Letter No. GA2/G/Edn/15-2/58-59/530 dated 5-6-1958.

ORDER.

In pursuance of the G. O. read as first paper above Smt. Elizabeth Dovassia took charge of the post of Accounts Officer from Sri A. Venkateswara Iyer on the forenoon of 26-5-1958. Sanction is therefore accorded to Sri A. Venkateswara Iyer to continue as Accounts Officer till 25-5-1958 A. N.

II

Abstract

Sub: Bogus Educational Institutions—The so-called Central Board of Higher Secondary Education, New Delhi.

G. O. Rt. 2205.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

Read: Letter No. F. 6. 108/57-D5 (A) dated 29-5-1958 from the Government of India, Ministry of Education, New Delhi.

ORDER.

A press note issued by the Delhi Administration on the above subject is herewith appended for general information.

'PRESS NOTE'.

"General Public are informed that a private institution was registered on 27-9-1956 under the name of "The Central Board of Higher Education" by the Registrar of the Companies, Delhi under the Societies Registration Act XXI of 1860. It is not a Government recognised institution. This Board was previously situated at Sita Ram Bazaar, Delhi and has now been shifted to Uttam Nagar, Delhi.

The Board has also started its institutions at Agra, Allore (Andhra State), Bihar, Kanpur, Indore, Jaipur and West Bengal.

The Public is informed that neither the Board nor the Examinations conducted by it is recognised by Government. This Board may not be mistaken for the Central Board of Secondary Education, Ajmer and the Board of Higher Secondary Education, Delhi, which are Government Institutions. The Public are advised in their own interests not be misled by the name and designation of this Private and unauthorised institution run by some private individuals without any connection whatever with the Education Department of Delhi.

By order of the Governor,
M. K. KRISHNAN,
Assistant Secretary.

(Education F)

NOTIFICATIONS

I

No. 44641/F4/58/EHD.

Dated, Trivandrum, 19th June 1958.

Sri K. I. Mohamed, Demonstrator in Botany, Government College, Chittoor is promoted as Lecturer in Botany, Maharaja's College, Ernakulam, vice Smt. S. V. Sumangala Devi granted maternity leave for two months from 17-6-1958 or date of avail.

II

No. 42207/F4/58/EHD.

Dated, Trivandrum, 19th June 1958.

GRANT OF LEAVE.

Smt. S. V. Sumangala Devi, Lecturer in Botany, Maharaja's College, Ernakulam is granted maternity leave for two months from 17-6-1958 or from the date of avail.

By order of the Governor,
P. K. NAMBIAR,
Education Secretary.

(Health A)

NOTIFICATION

No. 46573/58/HL (A) 3.

Dated, Trivandrum, 20th June 1958.

Dr. R. Sankararaman, District Medical Officer of Health and Superintendent, General Hospital, Trivandrum is appointed as Deputy Director of Health Services, South Zone, Trivandrum, vice Dr. R. Kesavan Nair transferred to the Medical College, Trivandrum as Associate Professor of Surgery and Superintendent of the Medical College Hospital, Trivandrum.

By order of the Governor,
T. KRISHNAN NAIR,
Health Secretary.

(Health D)

Abstract

Establishment—Public Health Engineering Department — Section Officers—Change of designation—Orders passed.

G. O. (MS) No. 656.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.
28th Jaishta 1880.

Read the following:—

1. G. O. (MS) 347 dated 12-4-1958.
2. Letter No. PHE. 992/58 dated 12-5-1958 from the Chief Engineer, Public Health Engineering Department.

PROCEEDINGS.

In the Public Works Department, all the Section Officers, irrespective of their qualifications, have been designated as Junior Engineers as per G. O. read as first paper above.

Government are pleased to order that the designation of the Section Officers of the Public Health Engineering Department will also be changed as Junior Engineers irrespective of their qualifications.

By order of the Governor,
T. R. SUKUMARAN NAIR,
Assistant Secretary.

Industries Department

Abstract

Government Industrial Concerns — Director of Government Industries—Appointment of Shri K. P. Viswanathan Nair—Fixation of scale of pay.

G. O. MS. No. 494.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Read:—1. G. O. MS. No. 43 dated 17-1-1958 from the Public (Spl.) Department.

2. G. O. No. MS. 118 dated 18-2-1958.

ORDER

In the Government order read as first paper above a post of Joint Director of Industries and Commerce (Administration) was created and Shri K. P. Viswanathan Nair was appointed as Special Officer in the Office of the Director of Industries and Commerce against the post of Joint Director of Industries and Commerce (Administration). In the Government Order read as second paper above, Sri Viswanathan Nair was put in charge of the post of Director of Government Industries in addition to his duties.

2. In modification of the orders contained in the Government Orders read as first and second papers above, Government are pleased to appoint

Sri K. P. Viswonathan Nair, as Director of Government Industries with effect from the date on which he assumed charge of the duties of the Director of Government Industries.

3. Pending final orders on the proposals of the pay Revision Committee, the Government direct that Sri Viswanathan Nair will draw pay in the scale of Rs. 600–900 with effect from the date on which he assumed charge as Director of Government Industries.

4. Sri Viswanathan Nair will also be the Ex-Officio Special Officer, (Joint Director of Industries and Commerce, Administration) Industries Department.

By order of the Governor,

T. V. Krishnankutty Warrier,
Deputy Secretary.

Labour and Local Administration Department (Labour)

NOTIFICATION

No. 30490/L2/58-1.

Dated, Trivandrum, 19th June 1958.

In exercise of the powers conferred by Section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act XIV of 1947) the Government of Kerala hereby make the following amendment to their Notification No. 26965/L2/58-1 dated 5th May 1958 published in the Gazette dated 13th May 1958 namely :—

In paragraph 1 of the said Notification, the words 'and the Coir Industries Employees' Union, Alleppey' to be inserted between the words 'the Travancore Coir Factories Staff Association, Alleppey' and the words 'in respect of matters mentioned in the annexure to this order'.

By order of the Governor,

P. I. Jacob,
Secretary.

ORDERS

(1)

No. 35587/L2/58-1.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

Whereas, the Government are of opinion that an Industrial Dispute exists between Sri M. C. Kanakarathnam Pillai, Tobacco Merchant, Convent Road, Quilon and his workmen represented by the Madhia Thiruvithamcore Varthaka Thozhilali Union, Quilon in respect of matters mentioned in the annexure to this order,

And, whereas, in the opinion of Government it is necessary to refer the said Industrial Dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10 (1) (c) of the Industrial Disputes Act of 1947, (Central Act XIV of 1947), the Government hereby direct that the said industrial dispute be referred for adjudication to the Labour Court, Quilon.

Annexure

1. Whether the denial of employment to Shri K. Sreedharan Pillai, Shop Assistant by Sri M. C. Kanakarathnam Pillai, Tobacco Merchant, Quilon, is justifiable or not?
2. In either case what relief is Shri Sreedharan Pillai entitled to?

(2)

No. 36065/L2/58-1.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

Whereas, the Government are of opinion that an Industrial Dispute exists between the Management, St. George Estate, Ezhamkulam, Adoor and the workmen of the above Estate represented by the Kunnathur Thottam Thozhilali Union, Elamannoor in respect of matters mentioned in the annexure to this order.

And, whereas, in the opinion of Government it is necessary to refer the said Industrial Dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10 (1) (c) of the Industrial Disputes Act of 1947, (Central Act XIV of 1947), the Government hereby direct that the said industrial dispute be referred for adjudication to the Labour Court, Quilon.

Annexure

Whether the denial of employment to worker Kunjachan by the Management of St. George Estate, Ezhamkulam is justifiable or not? In either case to what reliefs is he entitled?

By order of the Governor,

P. I. Jacob,
Secretary.

Municipal

Grant of Leave.

G. O. No. Rt. 2217/58/L&LAD.

Dated, Trivandrum, 19th June 1958.

Shri V. N. Sankaranarayana Iyer, Municipal Commissioner, Neyyattinkara is granted, subject to eligibility, privilege leave for 20 days from 16-6-1958 or date of avail.

The Examiner of Local Fund Accounts is requested to verify and report on eligibility for the leave.

The Chairman, Municipal Council, Neyyattinkara, will be in charge of the duties of the Commissioner, during the latter's absence on leave.

By order of the Governor,

(Sd.)
Assistant Secretary.

(Panchayat A)

DECLARATION

LS7-33300/58/L&LAD.

Dated, Trivandrum, 4th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089, the Government of Kerala hereby declare that the land specified below and measuring 992 Sq. links be the same a little more or less is needed for a public purpose, to wit for sinking a well in Keerikad Panchayat, and under Sections 3 and 7 of the said Act, the Tahsildar Karthigappally is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said land.

A plan of the land is kept in the office of the District Collector, Alleppey and may be inspected at any time during the office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 992 ച. ലിംക്സിൽ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ, വിസ്തീർണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് കീരിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കിണർ കുഴിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും 1089-ലെ 11-ാം ആക്റ്റായ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം 3, 7 വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് കാർത്തികപ്പള്ളി തഹസിൽദാരെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സദരി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ത്രിക്റ്റ് കളക്ടറുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

Taluk—Karthigappally. *Village*—Keerikad.

താലൂക്ക്—കാർത്തികപ്പള്ളി. വില്ലേജ്—കീരിക്കാട്.

Sy. No.—147. *Extent*—992 Sq. links.

By order of the Governor,

T. KRISHNAN NAIR,
Secretary.

(Panchayat C)

DECLARATIONS

I

No. LA13-30470/58/L & LAD.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089 the Government of Kerala hereby declare that the land specified below and measuring 5 cents, be the same a little more or less is needed for a public purpose to wit for digging a tank in Thodupuzha-Muttom Panchayat and under sections 3 and 7 of the said Act, the Tahsildar, Thodupuzha is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said land. A plan of the said land is kept in the office of the Tahsildar, Thodupuzha and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 5 സെന്റ് അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് തൊടുപുഴ-മുട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കുളം കുഴിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാകാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പ് നിയമം 3-ം, 7-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് തൊടുപുഴ തഹസിൽദാരെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേയ്ക്കു് എടുക്കുവാനുള്ള കൃത്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ തൊടുപുഴ തഹസീൽ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

District—Ernakulam.

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—എറണാകുളം.

Taluk—Thodupuzha. *Village*—Muttom.

താലൂക്ക്—തൊടുപുഴ. വില്ലേജ്—മുട്ടം.

Survey No.—106/1-2. *Extent*—5 cents.

II

No. LA-13-30469/58/L&LAD.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089 the Government of Kerala hereby declare that the land specified below and measuring 50 cents be the same a little more or less is needed for a public purpose, to wit for being utilised for constructing a shed for Kaloor Primary School and under sections 3 and 7 of the said Act, the Tahsildar, Thodupuzha is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said land. A plan of the land is kept in the office of Tahsildar, Thodupuzha and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 50 സെന്റ് അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് കലൂർ പ്രൈമറി സ്കൂളിന് ഒരു ഷെഡ്ഡ് കെട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമാകാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും, 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പു നിയമം 3-ം 7-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് തൊടുപുഴ തഹസിൽദാരെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേയ്ക്കു് എടുക്കുവാനുള്ള കൃത്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ തൊടുപുഴ താലൂക്ക് ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

District—Ernakulam.

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—എറണാകുളം.

Taluk—Thodupuzha. *Village*—Kumaramangalam.

താലൂക്ക്—തൊടുപുഴ. വില്ലേജ്—കുമാരമംഗലം.

Survey No.—1046/7. *Extent*—50 cents.

By order of the Governor,

T. KRISHNAN NAIR,
Secretary.

Public Works Department (Irrigation)

DECLARATIONS

I

G. O. Rt. No. 1458.

Dated, Trivandrum, 14th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089, the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 2 acres, 91 cents and 187 Sq. links be the same a little more or less, are needed for a public purpose to wit, for the construction of the Left Bank Channel of Neyyar Irrigation Project and under sections 3 and 7 of the said Act, the Special Land Acquisition Officer, Neyyar Irrigation Project, Neyyattinkara is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said lands.

A plan of the lands is kept in the office of the Special Land Acquisition Officer, Neyyar Irrigation Project, Neyyattinkara and may be inspected at any time during office hours.

താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് അതായത് നെയ്യാർ ജലസേചനപദ്ധതിയുടെ ഒരു ഇടതുകര ചാനൽ വെട്ടുന്ന വകയ്ക്കു ആവശ്യമുണ്ടെന്നും, 1089-ലെ 11-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥലമെടുപ്പുനിയമം 3-ം, 7-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് നെയ്യാറ്റിൻകര, നെയ്യാർ ഇറിഗേഷൻ സ്പെഷ്യൽ പൊന്നുംവില ആഫീസറെ പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം ഒരു കളക്ടറുടെ കൃത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ നിയമിക്കുകയും സ്ഥലം സർക്കാരിലേയ്ക്കു് എടുക്കുവാനുള്ള കൃത്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത നിയമം 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത നിയമം 17-ാം വകുപ്പ് 1-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകാരം 9(1)-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുള്ള പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിന് നെയ്യാറ്റിൻകര, നെയ്യാർ ഇറിഗേഷൻ സ്പെഷ്യൽ പൊന്നുംവില ആഫീസറെ കേരള ഗവണ്മെന്റ് അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

ഈ സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച പ്ലാൻ നെയ്യാറ്റിൻകര, നെയ്യാർ ഇറിഗേഷൻ സ്പെഷ്യൽ പൊന്നുംവില ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

Taluk—Neyyattinkara.
Village—Perumkadavila A.
താലൂക്ക്—നെയ്യാറ്റിൻകര.
വില്ലേജ്—പെരുങ്കടവിള എ.

Sy. No.	*Area to be acquired* A.	C.	*Sq. links.*
404/1A	1	32	202
404/1A-3	0	1	350
405/1A5	0	78	186
405/1A6	0	72	..
405/1A7 (portion)	0	7	449
Total	2	91	187

II

No. G. O. Rt. 1523.

Dated, Trivandrum, 14th June 1958.

Land Acquisition for the construction of a vachal in Thondukuzhi Padom at Thiruvarppu.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089, the Government of Kerala hereby declare that the land specified below and measuring 1·500 cents, be the same a little more or less, is needed for a public purpose, to wit for the use of construction of a vachal in Thondukuzhi Padom in the Thiruvarppu village and under sections 3 and 7 of the said Act, the Revenue Divisional Officer, Kottayam is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said land. Under sub-section (1) of Section 17 of the Act Government further direct that the possession of the said land may be taken on the expiry of 15 days from the publication of the notice mentioned in Section 9(1) of the Act. A plan of the land is kept in the office of the Revenue Divisional Officer, Kottayam and may be inspected at any time during office hours.

[illegible]

[illegible]

District—Kottayam.

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—കോട്ടയം.

Taluk—Kottayam.	*Village*—Thiruvarppu.
താലൂക്ക്—കോട്ടയം.	വില്ലേജ്—തിരുവാർപ്പ്.
Sy No.—146/16	*Extent.*—1·500 cents

By order of the Governor,

G. Madhavan,
Secretary.

Transport (A)

NOTIFICATION.

No. TA4-17881/57/PW.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Whereas it appears to the Government of Kerala that the land specified below is likely to be needed for a public purpose, to wit for the use of the Bus stand at Attingal, notice to that effect is hereby given to all whom it may concern under section 4(1) of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089. Government hereby authorise the Deputy Collector, Land Acquisition, Trivandrum, his staff and workmen to exercise the powers under section 4(2) of the Act.

[illegible] 4 (2)-ാം വകുപ്പ് [illegible]

SCHEDULE

Taluk—Chirayinkil.	*Village*—Attingal.
താലൂക്ക്—ചിറയിൻകീഴ്.	വില്ലേജ്—ആറ്റിങ്ങൽ.
Sy. No.	Extent. Cent.
1633/1	5

By order of the Governor,

G. Madhavan,
Secretary.

DECLARATION

No. TA4-17881/57/PW.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

Under section 6 of the Travancore Land Acquisition Act XI of 1089 the Government of Kerala hereby declare that the lands specified below and measuring 81 cents, be the same a little more or less, are needed for a public purpose, to wit for the use of the Bus stand at Attingal, and under sections 3 and 7 of the said Act, the Deputy Collector, Land Acquisition, Trivandrum is appointed to perform the functions of a Collector under the said Act and directed to take order for the acquisition of the said land.

A plan of the land is kept in the office of the Deputy Collector, Land Acquisition, Trivandrum and may be inspected at any time during office hours.

[illegible]

[illegible]

SCHEDULE.

District—Trivandrum

Taluk—Chirayinkil.	*Village*—Attingal.
താലൂക്ക്—ചിറയിൻകീഴ്.	വില്ലേജ്—ആറ്റിങ്ങൽ.
Sy. No.	Area. Cent.
1633/1	81

By order of the Governor,

G. Madhavan,
Secretary.

(Transport B)

NOTIFICATION

No. 22181/58/PW/TB1.

Dated, Trivandrum, 20th June 1958.

In exercise of the powers conferred by rule 70 of the Travancore-Cochin Motor Vehicles Rules, Government hereby exempt the Director of Animal Husbandry from payment of the fee payable under the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act IV of 1939) for the registration of the three jeeps detailed below so long as the vehicles are used for the Animal Husbandry Department.

Engine No.	*Chassis No.*	*Belongs to the Key Village Centre.*
184610	572273	Kottayam.
180934	572119	Panancherry (Ter).
184681	572193	Kozhikode.

By order of the Governor,
G. MADHAVAN,
Secretary.

Revenue (E) Department

NOTIFICATION

No. 16727/E4/56/RD.

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

In exercise of the powers conferred by section 45 of the Kanam Tenancy Act, 1955 (Act XXIV of 1955), the Government of Kerala hereby make the following amendment to the rules for the settlement of Jenmikaram published in Part I of the Travancore-Cochin Gazette No. 9 dated the 28th February, 1956, namely:—

AMENDMENT

In rule 15 of the said rules, for the words "in the months of June and December", the following shall be substituted namely:—

"in the months of September and January".

By order of the Governor,
K. K. RAMANKUTTY,
Secretary.

(Revenue H)

NOTIFICATION

H. 1. 20522/58/RD.

Dated, Trivandrum, 13th June 1958.

In exercise of the powers conferred by clause (vii) of Section 5 of the General Sales Tax Act, 1125 (Act XI of 1125) the Government of Kerala hereby make the following amendment to their Notification No. H. 1. 15501/58/RD. dated 1-4-1958 published in the Gazette Extra-ordinary dated 1st April 1958, namely:—

AMENDMENT.

In the schedule to the said Notification, items 2, 5 and 13 shall be deleted.

By order of the Governor,
K. K. RAMAN KUTTY,
Secretary.

Kerala Public Service Commission

NOTIFICATION

No. 5451/58.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958.

Consequent on the rejoining duty of Sri V. V. Jacob, Temporary Superintendent, Office of the Public Service Commission on the forenoon of 18-6-1958, Sri K. P. Vasudevan Pillai, Acting Superintendent vice Sri V. V. Jacob, is allowed to continue in the leave vacancy of Smt. P. Janakikutty Amma with effect from the forenoon of 18-6-1958, reverting Sri Sreesankara Warrier who is acting in the above leave vacancy, as Upper Division Clerk.

Trivandrum.

Jacob Varughese,
Secretary,
Public Service Commission.

NOTIFICATION

No. E. II (5) 6084/58. Dated, Trivandrum, 19th June 1958.

Applications are invited from qualified candidates for selection for recruitment to the following appointments in the Public Service:

I

Department—P.W.D.
Appointment—Junior Engineer (Civil).
Pay—Rs. 110-150.
Qualification—Graduation in Civil Engineering of a recognised University.

Note:—Candidates who have passed the final year Degree examination from the Engineering Colleges of Kerala and Mysore Universities will also be treated as qualified even if they have not completed the prescribed period of practical training.

No. of vacancies—80 (Eighty).
Application fee—Rs. 10 (Ten).
Last date for receipt of applications—16-7-1958.
Note:—In the event of qualified candidates within age not being available, overaged candidates upto 45 years will also be considered for selection.

II

Department—Government Presses.
Appointment—Sergeant.
Pay—Rs. 40-100.
Qualifications—

1. (a) English literacy and 10 years Military service in the Infantry;

or

(b) S.S.L.C. or E.S.L.C. with endorsement of eligibility for college admission and six months' Police or Military Training; and

2. Physical fitness.

No. of vacancy—1 (One).
Application fee—Rs. 3 (Three).
Last date for receipt of applications—16-7-1958.
Age:—Not above 35 years on 1-7-1958 relaxable to 38 years in the case of Backward classes and 40 years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Paragraph 1 (b) (i) is not applicable to this post.

III

Department—Education (Law College).
Appointment—Professor.
Pay—Rs. 300-800.
Qualification—

B. L. Degree (I or II class) or M. L. Degree and not less than 5 years' experience at the Bar

or

The Law Degree of the University of London, Oxford, Dublin, Cambridge and the qualification of the Barrister-at-Law, Inns of Court, London together with 5 years' experience in the Bar.

Note:—The qualification, Barrister-at-Law will be recognised only where the holder thereof has taken also a University Degree in Law.

Age limit—Not above 45 years on 1-7-1958 relaxable by 3 years in the case of Backward Classes and by 5 years for Scheduled Castes and Tribes. Those now in service on the teaching staff of the Law College and those who had been on the teaching staff of Law College (though they have since ceased to be, they having served their terms of appointment) will be exempted from the age limit prescribed.

Para 1 (b) (ii) will not be applicable to this post.

Application fee—Rs. 15 (Fifteen).
No. of vacancy—1 (One).
Last date for receipt of applications—16-7-1958.

IV

Department—Medical College.
Appointment—Lecturer (Pharmacology).
Pay—Rs. 150-300 + C.A. Rs. 100.
Qualifications—

(1) Graduation in Medicine and House Surgency* for a minimum period of one year.
(2) Teaching experience in the subject for one year.

No. of vacancy—1 (One).
Application fee—Rs. 10 (Ten).
Last date for receipt of applications—16-7-1958.

Age:—Not above 35 years on 1-7-1958, relaxable by 3 years in the case of Backward Classes and 5 years in the case of Scheduled Castes and Tribes. No age limit is prescribed for those in service. Para 1 (b) (i) will not be applicable to this post.

*Note—In reckoning the period of house surgency service as House Surgeon or as Assistant Surgeon or as Demonstrator either alone or all combined will be taken into account.

V

Department—Medical College.
Appointment—Lecturer (Pathology).
Pay—Rs. 150-300 + C.A. Rs. 100.
Qualifications—

(1) Graduation in Medicine and House Surgency* for a minimum period of one year.
(2) Teaching experience in the subject for one year.

No. of vacancy—1 (One).
Application fee—Rs. 10 (Ten).
Last date for receipt of applications—16-7-1958.

Age:—Not above 35 years on 1-7-1958 relaxable by 3 years in the case of Backward Classes and 5 years in the case of Scheduled Castes and Tribes. No age limit is prescribed for those in service. Para 1 (b) (i) will not be applicable to this post.

*Note—In reckoning the period of house surgency service as House Surgeon or as Assistant Surgeon or as Demonstrator either alone or all combined will be taken into account.

VI

Department—Medical College.
Appointment—Lecturer (Bacteriology).
Pay—Rs. 150-300 + C.A. Rs. 100.
Qualifications—

(1) Graduation in Medicine and House Surgency* for a minimum period of one year.
(2) Teaching experience in the subject for one year.

No. of vacancy—1 (One).
Application fee—Rs. 10 (Ten).
Last date for receipt of applications—16-7-1958.

Age:—Not above 35 years on 1-7-1958 relaxable by 3 years in the case of Backward Classes and 5 years in the case of Scheduled Castes and Tribes. No age limit is prescribed for those in service. Para 1 (b) (i) will not be applicable to this post.

*Note—In reckoning the period of house surgency service as House Surgeon or as Assistant Surgeon or as Demonstrator either alone or all combined will be taken into account.

VII

Department—Medical College.
Appointment—Lecturer (Preventive Medicine).
Pay—Rs. 150-300+C.A. Rs. 100.
Qualifications—

(1) Graduation in Medicine and House Surgency* for a minimum period of one year.
(2) Teaching experience in the subject for one year.

No. of vacancy—1 (One).
Application fee—Rs. 10 (Ten).
Last date for receipt of applications—16-7-1958.

Age:— Not above 32 years on 1-7-1958 relaxable by 3 years in the case of Backward Classes and 5 years in the case of Scheduled Castes and Tribes. No age limit is prescribed for those in service. Para 2 (b) (i) will not be applicable to this post.

**Note*:—In reckoning the period of house surgery service as House Surgeon or as Assistant Surgeon or as Demonstrator either alone or all combined will be taken into account.

2. Candidates must comply with the following general conditions namely, they—

(a) should be citizens of the Indian Union or those to whom certificates of eligibility have been granted by the Ministry of Home Affairs, Government of India;

(b) (i) should not be below the age of 18 and above the age of 28 years on 1-7-1958. For candidates belonging to the Backward Classes, the maximum age-limit will be 31 and for Scheduled Castes and Scheduled Tribes 33. But those who have submitted valid applications prior to 1-5-1956 A. D. for any post included in Schedule I-A or B of the erstwhile Travancore Public Service Recruitment Rules (i.e., valid applications submitted in Public Service Form No. 9 in response to a Gazette notification inviting applications—Note—Registration for posts in the Lower Division based on applications made in Form No. 10, will not confer the benefit of exemption from age-bar) and those who have registered their names with the erstwhile Cochin Staff Selection Board or the Cochin Public Service Commission before they attained 25 years of age are also eligible to apply provided they are not above 33 years of age if they are not members of the Backward Classes of citizens or Scheduled Castes or Scheduled Tribes and not above 36 years of age if they are members of the Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(ii) The maximum age limit laid down for appointment to any post shall not apply in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if the qualification prescribed for the post is lower than a degree and if the candidate possesses a general educational qualification higher than the minimum and if he is qualified otherwise for appointment.

(iii) The maximum age limit prescribed for appointment to any post shall not apply in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if the qualification prescribed for the post is a degree and if the candidate holds a degree which is not lower than the prescribed qualification.

(iv) "The maximum age limit prescribed for appointment to any post will be relaxed in the case of Ex-service men, to the extent of the period of service put in by them in the defence forces".

(c) should be of good character; and

(d) should not have more than one wife living unless exempted by Government on special grounds.

3. Candidates already in service can apply for recruitment by transfer to the position provided—

(i) the applicants obtain the previous consent to do so in writing from the Head of the Department or Office in which they serve;

(ii) the applicants possess all the qualifications prescribed for direct recruitment to the position; and

(iii) the applications are sent through the appropriate Departmental authorities.

4. Candidates may be required to present themselves for an interview at a time and place to be named. They must bear their own travelling expenses.

5. The selected candidates will be required to satisfy the appointing authority by a recent certificate from an approved Medical Practitioner as to their health and freedom from any incapacitating disease or infirmity before recruitment.

6. The applications should be in Public Service Form No. 2. Forms may be obtained for the price of 15 Naye Paise each at any District Treasury or Sub-Treasury in the State of Kerala or at the Government Central Press, Trivandrum or at the Government Press, Ernakulam.

7. Each form must be accompanied by a Treasury receipt or chalan for the fee mentioned in the table in paragraph I above. The head of account to which the fee should be credited is "XXXVI—Miscellaneous Departments—(B) Miscellaneous (a) Examination Fees". *Candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes need remit only a quarter of the fee prescribed for each post.* The other documents required in the form must be sent with it. Copies only of all documents (except the Treasury receipt and service and conduct certificates which should be in originals) are required. The conduct certificate should be one obtained at least within six months prior to the date of application. Copies must be certified to be true copies by the candidates. No document sent with any form will be returned. In no circumstances will any fee be refunded or chalan be returned by this office. A duly certified extract from or true copy of any record of the school or college in which the candidate has studied showing the date of his birth will alone be accepted as sufficient proof of age. In the absence of true copies of diplomas in proof of qualification provisional certificates issued by the University under which the candidate was studying will alone be accepted as sufficient proof of qualification.

8. Applications should be addressed to the Secretary, Public Service Commission, State of Kerala, Trivandrum-4 (not to the Secretary by name) and should be sent by registered post, so that they may reach this office not later than 4 p. m., on the last date mentioned in the table in paragraph I above. *Applications addressed to the Secretary by name or to the Chairman or Members of the Commission will not be considered.*

<u>Every application should be sent in a separate cover. On the top left hand corner of the cover the name of the post applied for should be clearly stated. The name and address of the sender should be stated at the bottom left hand corner of the cover.</u>

9. Candidates are required to acquaint themselves with the instructions for filling up application forms which are contained in the forms themselves and the rules relating to recruitment and the notifications published in the Gazette from time to time. There is no obligation on the part of this office to issue to candidates who send defective applications any memorandum to cure their defects.

10. Applications which do not comply with the above directions and the instructions printed on the application forms will be summarily rejected.

11. No recommendation (whether verbal or written) except those required by the said forms will be considered by the Public Service Commission and any attempt by or with the consent of any candidate to canvass his candidature will result in his disqualification.

Office of the Public Service Commission, Trivandrum.

JACOB VARUGIS,
Secretary,
Public Service Commission.

NOTIFICATION

No. R. II(5) 6083/58. Dated, Trivandrum, 20-6-1958/30-3-1680.

Applications are invited from qualified candidates for selection for recruitment to the following appointments in the Public Service.

I

Department—Animal Husbandry.
Appointment—Poultry Assistant.
Pay—Rs. 40-100.
Qualifications—S.S.L.C. or equivalent with Poultry training.
Nature of vacancy—Temporary.
Application fee—Rs. 3 (Three).
No. of vacancy—1 (One).
Last date for receipt of applications—16-7-1958.

II

Department—Animal Husbandry.
Appointment—Stockman.
Pay—Rs. 40-100.
Qualifications—

1. S.S.L.C. or equivalent; and
2. Stockman training.

No. of vacancy—Seven.
Nature of vacancies—Temporary.

Application fee—Rs. 3 (Three).
Last date for receipt of applications—16-7-1958.

2. Candidates must comply with the following general conditions, namely, they—

(a) should be citizens of the Indian Union or those to whom certificates of eligibility have been granted by the Ministry of Home Affairs, Government of India;

(b) (i) should not be below the age of 18 and above the age of 25 years on 1-7-1958. For candidates belonging to Backward Classes, the maximum age limit will be 28 and for Scheduled Castes and Scheduled Tribes 30. But those who have submitted valid applications prior to 1-5-1956 A.D. for any post included in Schedule I A or B of the erstwhile Travancore Public Service Recruitment Rules (i. e. valid applications submitted in Public Service Form No. 9 in response to a Gazette Notification inviting applications—*Note*: Registration for posts in the Lower Division based on applications made in Form No. 10 will not confer the benefit of exemption from age bar) and those who have registered their names with the erstwhile Cochin Staff Selection Board or the Cochin Public Service Commission, before they attained 25 years of age are also eligible to apply, provided they are not above 33 years of age if they are not members of the Backward Classes of citizens or Scheduled Castes or Scheduled Tribes and not above 36 years of age if they are members of the Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes:

(ii) The maximum age limit laid down for appointment to any post shall not apply in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if the qualification prescribed for the post is lower than a degree and if the candidate possesses a general educational qualification higher than the minimum and if he is qualified otherwise for appointment.

(iii) The maximum age limit prescribed for appointment to any post shall not apply in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if the qualification prescribed for the post is a degree and if the candidate holds a degree which is not lower than the prescribed qualification.

(iv) "The maximum age limit prescribed for appointment to any post will be relaxed in the case of Ex-service men, to the extent of the period of service put in by them in the defence forces".

(c) should be of good character; and

(d) should not have more than one wife living unless exempted by Government on special grounds.

3. Candidates already in service can apply for recruitment by transfer to the position provided—

(i) the applicants obtain the previous consent to do so in writing from the Head of the Department or Office in which they serve;

(ii) the applicants possess all the qualifications prescribed for direct recruitment to the position; and

(iii) the applications are sent through the respective Departmental authorities.

4. Candidates may be required to present themselves for an interview at a time and place to be named. They must bear their own travelling expenses.

5. The selected candidates will be required to satisfy the appointing authority by a recent certificate from an approved Medical Practitioner as to their health and freedom from any incapacitating disease or infirmity before recruitment.

6. The applications should be in Public Service Form No. 1. Forms may be obtained for the price of 15 nP. each at any District Treasury or Sub-Treasury in the State of Kerala or at the Government Central Press, Trivandrum, or at the Government Press, Ernakulam.

7. Each Form must be accompanied by a Treasury receipt or Chalan for the fee mentioned in the table in Paragraph 1 above. The head of account to which the fee should be credited is "XXXVI—Miscellaneous Departments—(B) Miscellaneous (A) Examination Fees". *Candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes need remit only a quarter of the fee prescribed for each post.* The other documents required in the form must be sent with it. Copies only of all documents (except the Treasury receipt and service and conduct certificates which should be in originals) are required. The conduct certificates should be one obtained at least within six months prior to the date of application. Copies must be certified to be true copies by the candidates. No document sent with any form will be returned. In no circumstances will any fee be refunded or Chalan be returned by this office. A duly certified extract from or true copy of any record of the school or college in which the candidate has studied showing the date of his birth will alone be accepted as sufficient proof of age. In the absence of true copies of diplomas in proof of qualifications provisional certificates issued by the University under which the candidate was studying will alone be accepted as sufficient proof of qualification.

8. Applications should be addressed to the Secretary, Public Service Commission, State of Kerala, Trivandrum-4 (not to the Secretary by name) and should be sent by Registered Post, so that they may reach this office not later than 4 P.M. on the last date mentioned in the table in Paragraph 1 above. *Applications addressed to the Secretary by name or to the Chairman or Members of the Commission will not be considered.*

Every application should be sent in a separate cover. On the top left hand corner of the cover the name of the post applied for should be clearly stated. The name and address of the sender should be stated at the bottom left hand corner of the cover.

9. Candidates are required to acquaint themselves with the instructions for filling up application forms which are contained in the forms themselves and the Rules relating to recruitment and the notifications published in the Gazette from time to time. There is no obligation on the part of this office to issue to candidates who send defective applications any memorandum to cure their defects.

10. Applications which do not comply with the above directions and the instructions printed on the application forms will be summarily rejected.

11. *No recommendation (whether verbal or written) except those required by the said forms will be entertained by the Public Service Commission and any attempt by or with the consent of any candidate to secure his candidature will result in his disqualification.*

Office of the
Public Service Commission,
Trivandrum.

JACOB VARUGIS,
Secretary,
Public Service Commission.

No. R1(1)191/58.

I

LIST OF CANDIDATES ADVISED FOR RECRUITMENT BY THE PUBLIC SERVICE COMMISSION.

Sl. No.	*Date of advice*	*Name and Address*	*Department*	*Appointment with scale of pay.*
1	11-6-1958/ 21-3-1880	K. Sreedharan Nair, Vilayil Veedu, Vellayani, Nemom P. O., Trivandrum	Judicial (Kozhikode)	Clerk-cum-Typist on Rs. 40-120
2	do.	O. C. Moidu, (Muslim) Odamthiegal House, Post Muleppilaged, via Etakad, Cannanore	Health Services	Clerk on Rs. 40-120
3	do.	M. A. Lukose, Melethu House, Kellissery P. O.	do.	do.
4	do.	H. Mohammed Haniffa, (Muslim) 4-45, Central Street, Aloor P. O., via Nagercoil	do.	do.

Sl. No.	Date of advice	Name and Address	Department	Appointment with scale of pay.
5	11-6-1958/ 21-3-1880	P. K. Cheriyan, C/o P. K. Kuriyan, House No. N. 8/78, Puthenpurackal House, Pakkil, Pallom	Health Services	Clerk on Rs. 40-120
6	do.	Thankappan P. E. (Ezhava) Adackamnndakuzhiyil House, Anickadn North, Kottayam, Kallonrkulam P. O.	do.	do.
7	do.	P. Padmanabhan, Puthur House, Palur P. O., Pulamanthole, via Pattambi, S. Malabar	do.	do.
8	do.	K. Rama, (Saliya-O. B. C.) C/o K. Mana, Kumbla P. O.	do.	do.
9	do.	P. Matilda Jeeraratnam, C/o George Sukumaran Vydiar, Meethal Thodi, Kallai, Kozhikode-3	do.	do.
10	do.	E. R. Vijayaraghavan, (Thiyya) Raroth Home, Elathur P. O., Korapoya, Kozhikode District	do.	do.
11	do.	A. A. Vaidyanathan, House No. 3/396, L. N. puram, Chokkanathapuram Post, Palghat	do.	do.
12	do.	V. S. Ragharan, (Velan) Charurlla veedu, Kalanjoor, P. O. Kalanjoor, via Punaloor,	do.	do.
13	do.	C. C. Kunchiria, Kanacheril House, Pulincunnoo P. O., Census No. 118/33	do.	do.
14	do.	E. Haneeba, (Muslim) Brahmanasetil, Puthuecadu, Charara, Quilon District	do.	do.
15	do.	M. K. Velayudhan Nair, Mathirappillil, Nanthyatin House, Aymanam P. O., Kottayam	do.	do.
16	do.	T. V. Sadasivan, (Ezhava) Thanuvila Thekketil House, P. I. 427, Vakavar, Kount	do.	do.
17	do.	S. Rajasekharan Nair, Kizhakkumpuram, Chirayinkil P. O., Trivandrum District	do.	do.
18	do.	A. Rugmani Ammal, (Kammala) T. C. 8, Chettikulangara, Trivandrum-1	do.	do.
19	do.	G. Gopalakrishnan Nayar, North Plancherry, T. C. 22/368, Perumthanny, Trivandrum-8	do.	do.
20	do.	M. K. Natarajan, Manjerikkandy House, Panuanpara, Pallikkunnu, North Malabar	do.	do.
21	do.	K. M. Ramachandran, Ramaniras, Trikkangode Amsom, Manisseri Desom, Ottapalam, Palghat District	do.	do.
22	do.	M. Balagopalan, Meemphat Moozhikal House, P. O. Muudnparamba, Malappuram, S. Malabar	do.	do.
23	do.	E. P. Viswanathan, III Clerk, Sheravoys Panchayat, Yercaud, Salem District	do.	do.
24	do.	M. M. Hyder Akbar, (Muslim) Sanyasi Paramba, Olarakkot P. O., Palghat District	do.	do.
25	do.	Harirajan Nair, N., K. P. 3-52, Kunnathukal, Karakonam P. O. Via Parassala	do.	do.
26	do.	K. N. Ammini, (Ezhava) Kolamveetil, Matsplathnrath, Moothakunnam P. O., N. Parur	do.	do.
27	do.	K. G. Ramachandra Panicker, Vadakkal House, Thalavady P. O.	do.	do.
28	do.	B. Lalitha, (Vilakkithala Nair) Mulampalli House, Sreevaraham, Thoppumudukku, Trivandrum, Anakulangara P. O.	do.	do.
29	do.	P. Jacob Abraham, C/o P. G. Abraham, T. C. 215, Near Sharma Quarters, Pottakuzhi Junction, Goureesapattam Road, Trivandrum-1.	do.	do.
30	do.	K. Sivarajan, (Ezhava) Thazhathu veedu, House, No. 40 ward No. 16, High Road, Alwaye P. O.	do.	do.
31	do.	P. Padmanabhan Nair, Paramkimanvillai Panmoote Lane, Chettikulangara, Trivandrum-1	do.	do.

Sl. No.	Date of advice	Name and Address	Department	Appointment with scale of pay
32	11-6-1958/ 11-3-1880	V. R. Gomikutty, (Sambavar) C/o P. K. Kumaran, Ex. M. L. A., Chengannoor	Health Services	Clerk on Rs. 40-120
33	do.	K. T. Baby, Kanjirathingal House, P. O. Mullassery, via Chowghat	do.	do.
34	do.	K. Mamoo Koya, (Muslim) Arythakath House, Ediyangara, Kozhikode-1	do.	do.
35	do.	M. Narayanan, C/o Central Lunch Home, Oddanchatram, Madurai District	do.	do.
36	do.	V. Padmanabhan, Karuvattu, Tirunarayanapuram post, via Cherplachery, Palghat District	do.	do.
37	do.	C. K. Gangadharan Nambiar, Vattappoil House, Pallikere, Post Nileswar	do.	do.
38	do.	P. A. Narayanan, (Vilakkithala Nayar) Manallappparampil, Arpukkara P. O. Mannanam, Kottayam	do.	do.
39	12-6-1958/ 12-3-1880	K. Bhaskaran, (Ezhuthassan) S/o K. A. Kunju Ezhuthassan, Kannanthara, Chittur-Cochin	Judicial (Palghat)	Copyist on Rs. 30-60
40	14-6-1958/ 14-3-1880	V. C. Samuel, Vilayinal House, Kodunthara, Pathanamthitta *Date of earliest effective advice* 31-5-1958.	Harijan Welfare	Clerk on Rs. 40-110
41	do.	R. Gopinathan Pillai, Nalloor Vadakkethil, Narakkattu, Thilavoor, Kunnikode P. O	do.	do.
42	do.	J. Nirmala, (Pulaya) Vadiyil veedu, Cantonment Ward, Quilon	do.	do.
43	do.	K. V. Zachariah, XIV/36, Wedkkajeri Road, Kunnamkulam (C/o T. C. Verghese, B. A., Life Insurance Corporation of India, Quilon).	do.	do.
44	do.	R. Bhaskaran, (Ezhava) Kochupinthen veedu, Kesapuram, Karunagappally	do.	do.
45	do.	L. Samuel, Tholickotu Charuvila Puthen veedu, Odanavattam P. O., Kottarakara, Census No. 5-51	do.	do.
46	16-6-1958/ 16-3-1880	A. G. Pappan, (Paraya) Charivuparayidathil veedu, Amara, Madappally P. O., Changanacherry	Stationery	Attender on Rs. 30-40
47	do.	V. Narayanan, House No. 6/135, Near Old Railway Station, Ernakulam-1	Public Relations	Clerk on Rs. 40-120
48	do.	M. Abdurzak, (Muslim) Venkottukonam, Kadakkal P. O.	Stationery	do.
49	do.	K. C. Gopalan, (Ezhava) Water Works Division, Kottayam	Secretariat	Stenographer on Rs. 50-180
50	do.	N. Baby Sivasubramoniam, Zamorin College North, P. O. Chalapuram, Kozhikode-2	do.	do.
51	16-6-1958/ 26-1-1880	K. Sreedharan Nair, Typist Office of the Sub Divisional Magistrate, Attingal	do.	do.
52	do.	V. Srinivasan, T. C. 348, Edacherikottal Street, Trivandrum-1	do.	do.
53	do.	M. Abdul Vahab, (Muslim) C/o Laila Textiles, Ernakulam North, Ernakulam *Date of earliest effective advice*—29-3-1958.	Collegiate Education	Typist on Rs. 40-150
54	do.	S. Mohamed Fakarudin, 1/408, Vembady Street, Edalakudy, Nagercoil *Date of earliest effective advice*—1-4-1958.	Judicial (Alleppey)	Stenographer on Rs. 45-150
55	do.	K. V. Ambika, Kanakkasseri House, Edavanakad P. O. Trichur District, Kerala State. *Date of earliest effective advice*—19-5-1958.	do.	do.
56	do.	M. P. Paul, Moonjally House, (House No. 1/281), North Street, Narakkal, P. O.	do.	do.
57	do.	C. Janaky, (Ezhuthachan) Kunnath House, Medukil Ayyazhi, Pynkulam P. O., via Cheruthuruthy	Industries	Steno-Typist on Rs. 45-150
58	17-6-1958/ 17-3-1880	B. Ramaswamy Iyer, C/o S. Sankaranarayana Iyer, Land Lord, Eraniel Gramam, Eraniel, Neyyoor, P. O. *Date of earliest effective advice*—18-4-1958.	do.	Clerk on Rs. 40-120
59	do.	M. C. Ramachandran, (Thiyya) Thana, P. O. Chovva, Cannanore	Ayurveda	do.

Sl. No.	Date of advice	Name and Address	Department	Appointment with scale of pay
60	17-6-1958/ 17-3-1880	K. Sivasankara Pillai, Chempozhil House, Padanayarkulangara North, Karunagappally	General and Irrigation Engineering work-shop.	Attender on Rs. 30-40
61	do.	K. P. Sankaranarayanan, Therathinal House No. 7/12, Nellikuzhi Panchayath, Thrikkariyoor P. O.	do.	do.

II

Sl. No.	Date of advice	Name and Address	Department	Appointment with scale of pay
1	12-6-1958	K. Bhargavan Nadar (O.B.C.) Kadarila veedu, H. No. 14/84, Valavilakam, P.O. Thiruppuram, Neyyattinkara.	Health Services	Peon Rs. 15-35
2	13-6-1958	K. Pureshothama Kurup, Chittamcode veedu, H. No. 2-21, Kovoor, Chemmaruthi, P.O. Palayamkunnu, Chirayinkil Taluk.	Harijan Welfare	Menial Servant on Rs. 25-35
3	Do.	B. Krishnankutty, (Ezhava) Ilankanivilakathu veedu, T. C. No. 144, Kuriathi, Chalai, Trivandrum.	do.	do.
4	Do.	M. Thankappan Nair, Koyipparathala vilakathu puthen veedu, K.P. 300-7, Karakode, Kizhakkemuri, Kulathoor, P.O. Uchakkada, Neyyattinkara Taluk.	do.	do.
5	Do.	K. Parameswaran Nair, Velliyedathu veedu, 1-14, Thottamon, P.O. Ranny, Quilon District.	do.	do.
6	Do.	R. Madhavan, (Kurava) Madathottu varathu veedu, K. P. 6-342, Kilikolloor, Quilon District.	do.	do.
7	Do.	K. K. Bhaskaran, (Panan) Kokkunnathu Mulappon house, H. No. III/97, Nedumprayar, Thottappuzhassery, P.O. Maramon, Thiruvella Taluk.	do.	do.
8	Do.	T. Karunakaran (Pulaya) Panthara veedu, M. C. 112/1, Naduvilley pakuthi, Padinhareymuri, Vaikom, Kottayam District.	do.	do.
9	Do.	T. K. Sankaran, (Sambava) Thoolissery house, P.O. Manalur, Trichur.	do.	do.
10	Do.	K. K. Raghavan, (Velan) Kidangamparambil veedu, 9-22, Thuravoor Padinhattumkara, Kodanthuruthu village, P.O. Kuthiathode, Shertallai Taluk.	do.	do.
11	Do.	K. K. Thupran, (Pulaya) Enachery veedu, C. P. VIII/24, Chennamangalam, P.O. Gothuruthy, Parur Taluk, Trichur District.	do.	do.
12	Do.	R. Ramakrishnan Nair, Kunnathu veedu, K. P. I/66, Pirayar, P.O. Kidangoor, Meenachil Taluk, Kottayam District.	Co-operative Societies	Peon on Rs. 25-35
13	Do.	P. M. Aboobacker, (Muslim) Narallil parambil house, H. No. 140, Maradu, P.O. Nettoor, Kanayannoor Taluk.	Industries & Commerce	do.
14	14-6-1958	K. Kumaran Nair, Kunnummal veedu, 4-79, Arattukadavu, Pallikkara, P.O. Bekal Hosdurg Taluk, Cannanore Distruict	College	Attender on Rs. 25-35
15	Do.	K. Kunhikrishnan Nair, Koodothummal house, 1-86 A., Pongini, P.O. Kaniyambatta, Wynad Taluk.	do.	Peon on Rs. 25-35
16	Do.	M. Chandrasekharan, (Ezhava) Moontamkandy house, 7-45 Varakkumbil P.O. Kottayam Taluk, Cannanore District.	do.	do.

IB

Roll (5) 456/58. *Dated, Trivandrum, 18-6-1958/25-3-1880.*

Sl. No.	Date of advice	Name and Address	Department	Appointment with scale of pay
1	9-6-1958/ 19-3-1880	G. S. Jayadas, Research Scholar, Division of Applied Chemistry, Research Institute, Trivandrum.	Health Services	Research Officer on Rs. 150-400.
2	Do.	S. Narayana Iyer, Maveli Madom, Western Gate, Ambalapuzha P.O.	do.	do.
3	19-6-1958	I. Ramakrishna Pillay, (1-50) Vaikathu House, Alkanattu Kara, Mavelikara P.O. Alleppey District.	Harijan Welfare	Clerk-cum-Accountant On Rs. 40-120.

Sl. No.	Date of advice	Name and Address	Department	Appointment with scale of pay
4	10-6-1958	N. Krishnan Achary, (Kammala) Bhagavathi Vilas, Chalakuzhi Lane, Pattom, Trivandrum-4.	Harijan Welfare	Clerk-cum-Accountant on Rs. 40-120
5	Do.	R. S. Gopalakrishna Pillai, Kochuveetil House, Vallikunnam P.O., Oachira.	do.	do.
6	Do.	P. V. Sankara Pillai, (Veerasaiva) Puthen Veedu, Mangaram, Pandalam P.O., Mavelikara Taluk, Alleppey District.	do.	do.
7	Do.	G. Dasa Pai, Elanjimoottil House, North of S. V. Temple, Karamkulam.	do.	do.
8	Do.	T. L. Clement, (Latin Catholic) Thottathil veedu, Kareeode, Mangad P.O., Quilon.	do.	do.
9	Do.	V. Ramachandran, B. Com. C/o Sri N. Venkitaramom, Retired Circle Inspector of Police, Ratna Vilas, Poojappura, Trivandrum-6.	do.	do.
10	Do.	S. Krishnan Nair, (O.B.C.) Anchil Veedu, Pullangadi, Pullangadi P.O.	Forest	Forest Guard on Rs. 30-40
11	Do.	S. Gangadharan Nair, Pallykonathu Veedu, Melamcode, Vadakkumkara, Nedumangad.	do.	do.
12	Do.	P. Krishnan Nair, Vazharila House, T. C. 141, Thycaud, Trivandrum.	do.	do.
13	Do.	K. Kuttappa Kurup, Melaporulyazhikathu Veedu, Ponganadu, Kilimanoor P.O.	do.	do.
14	Do.	K. R. Paramesvaran Pillai, Thazhathedathu Veedu, Kidangoor P.O. Aranmulai, Chengannur.	Presses	Counter on Rs. 30-50
15	Do.	P. K. Bhaskaran, (Ezhava) Padikkamattathil House, Pariyaramkara P.O. Poothrikara, via Puthencruz.	do.	do.
16	Do.	M. R. Sivasankaran Nair, Malloor Bhagya Bhavan, Kodimatha, Kottayam.	do.	do.
17	Do.	K. Sukumaran, (Pulaya) Puthuval Puthen Veedu, Mundakkal, Murukkumpuzha P.O.	do.	do.
18	Do.	M. V. Varghese (Latin Catholic) Maniyara House, Karukutty P.O.	do.	do.
19	Do.	Mohammed Poonthala, (Muslim) S/o P. V. Kutty, Morayur P.O., Ernad Taluk, Kozhikode District.	do.	do.
20	Do.	Ulahannan Mathew, Cherackal House, Piravom P.O., Muvattupuzha.	do.	do.
21	Do.	N. Satyadas, (S.I.U.C.) Retnavilasom, Muttakkad, Venganoor P.O., Neyyattinkara	do.	do.
22	Do.	P. Kunhikrishnan Nair, Panamperiyayil, P.O. Tuneri, via Nadapuram, Badagara Taluk.	do.	do.
23	Do.	T. S. Divakaran Achari, (Kammala) Thekkumkattil, Mannalamury, Ramamangalam P.O.	do.	do.
24	Do.	S. Gopinathan Nair, Cheruvilakathu Veedu, Aramallore, Thirumala, Trivandrum-6.	do.	do.
25	Do.	M. Sasidharan, (Kurava) Pazhavoor Veedu, Thekkumcherry, Puthoor P.O., via Kottarakkara.	do.	do.
26	Do.	K. Devarajan, C/o K. R. Krishna Iyer, Lekshmi Nivas, Mookambi Street, N. Parur P.O.	do.	do.
27	Do.	P. Ramachandran, C/o T. K. Krishnan, (Thiyya) Manjakulam, Palghat P.O.	do.	do.
28	11-6-1958	K. Sukumanandan, Mangalathu Puthen House, Parathupara, Kundara P.O.	Ayurveda College	Artist on Rs. 40-120
29	Do.	N. Vijayamma, Saras Nivas, Udarasiromani Road, Vellayambalam, Trivandrum.	Medical College	Demonstrator on Rs. 150-100
30	Do.	Mathew Roy, V. C. Medical College Hospital, Trivandrum. (Vadakethu, Kuttanoor, Thiruvalla, Alleppey District).	do.	do.
31	Do.	C. Jayakumari, Shantiniketan, Jagathy, Trivandrum-1.	do.	do.
32	Do.	John, K. I. Kizhakke Veedu, Sadanandapuram, Kottarakara.	do.	do.
33	Do.	S. Harihara Aiyar, Balamandiram, Ulloor, Trivandrum Medical College P.O., (C/o Sri Chithra Press, Attingal).	do.	do.
34	Do.	N. Gopalakrishnan, House Surgeon, Cancer Block, Medical College Hospital, Trivandrum, (Lakshmi Vilas, Chettikulangara, Mavelikara)	do.	do.
35	Do.	Mary Angela Moriera, Tank View, Kunnukuzhy, Trivandrum.	do.	do.
36	Do.	Thomson Mathew, C/o Dr. T. P. Thomas Ratnalayam, Old Road, Trivandrum-4.	do.	do.

Sl. No.	Date of advice	Name and Address	Department	Appointment with scale of pay
37	13-6-1958	A. N. C. Sebastian, Overseer for Panchayat Works, Office of the Executive Engineer of Panchayats, Kozhikode.	Public Works Department	I Grade Overseer on Rs. 80-150.
38	Do.	C. Mohammed, (Muslim) Draftsman, Mangalam Project Division, Alathur, via Palghat.	do.	do.
39	Do.	T. M. Mathew, Thoppil Kalathil House, T.M.C. W. 11-251, Thiruvalla P.O.	do.	do.
40	Do.	P. Raghavan, (Thiyya) Draftsman II Grade, Office of the Executive Engineer, Mangalam Project Division, Alathur P.O., via Palghat.	do.	do.
41	Do.	P. Rajendran, (Thiyya) P.O. Nallalam, Kozhikode-1.	do.	do.
42	Do.	V. P. Sahadevan, (Thiyya) Florican Hill, Malaparamba, Kozhikode.	do.	do.
43	Do.	V. K. Ravindran (Kammala) Vayat House, Talap, Cannanore.	do.	do.
44	Do.	S. Rajasekhar, (Kammala) Ragmlnee Mandiram, Thalayal, Balaramapuram.	do.	do.
45	Do.	Prinrely George, Head Draftsman, Chief Engineer's Office (B & R) Trivandrum.	do.	do.
46	Do.	K. K. Vijayarajan, (Thiyya) Draftsman II Grade, Executive Engineer's Office, Mangalam Project, Alathur, via Palghat.	do.	do.
47	Do.	E. S. Sreenivasan, Nellini Paramba, Bank Road, Kozhikode-1.	do.	do.
48	Do.	P. K. Bhaskaran, (Thiyya) Manambrath House, Bhajanakovil Lane, Kozhikode.	do.	do.
49	Do.	V. Chandrasekharan, Beenamandiram, Mankara P.O., via Palghat.	do.	do.
50	Do.	K. N. Raghavan, (Ezhuthachan) O.B.C. I Grade Overseer, Dam Division, Mattupatti P.O. Devikulam Taluk. *Present address*:—Draftsman, Executive Engineer's Office, Project Division, Trichur.	do.	do.
51	Do.	N. Subramonian, Supervisor (H), Velur, Salem District. *Home Address*:—Nerlikkode House, P.O. Perinthalmanna, Palghat District.	do.	do.
52	16-6-1958	T. Kamalakshi, Maternity Assistant, Antimalaria Scheme, P.O. Edakkara, via Nilambur.	Harijan Welfare	Health Visitor on Rs. 35-90.
53	Do.	K. V. Amirthavalli, C/o K. V. Kesava Menon, Lay Secretary & Treasurer, Government Head Quarter's Hospital, Kozhikode.	do.	do.
54	17-6-1958	T. K. Mathews, Librarian Veterinary College, Mannuthy P.O., Trichur.	Legislature Secretariat.	Library Assistant on Rs. 50-125.

IV

List of Candidates advised for recruitment as Jail Warder on Rs. 30-40 in the Prisons Department on 12-6-1958 by the Public Service Commission

1	S. Mohamed Mustaffa, Kallinkal Veedu, Oomanpallikara, Kilimanoor.	Muslim.
2	P. J. Laurence, Pulliyanadathu House, Cheriyakadavoo, Kannamali P.O., Cochin-5.	Latin Catholic
3	T. Aravindakshan, Kunnathkattil House, Lokamaleswaram Village, Cranganore.	
4	K. K. John Tharakan, Kizhakke Veedu, Mynagappally, Karunagappally.	
5	C. L. Narayanan, Mannumkad House, Vilavattam Village, P.O. Cheroor, Trichur.	Kammala
6	K. Arumughan, S/o K. Kanthaswamy Chettiar, Salt Merchant, Tattamangalam.	
7	K. Sadasivan, C/o Mr. P. Kunhu Krishnan, Varvilakathu Veedu, Pattom Palace P.O., Trivandrum	Ezhava
8	V. T. Thomas, Vallikkulam, Kumarakom P.O., Kottayam.	
9	P. K. Thomas, Palithoruthil House, Chingavanam.	
10	S. Divakaran Nair, Kalukkara Veedu, Anayara, Trivandrum.	
11	V. Pareethkutty, Nattakathu Veedu, Mernana, Ochira, P. O.	Muslim
12	K. T. Anthappan, Kurisumoottil House, Palarkaran, Ramangalam Kara, Murattupuzha P.O.	
13	J. D. Sudarsana Raj, Nellivilagam, Census No. 8/87, Manavali, Thiruparam P.O., Poovar.	S.I.U.C.

14	J. Ramesan, Thrulayil Veedu, Kanavila Road, Pettah P.O., Trivandrum.	Ezhava
15	S. Venugopalan, Sankara Vilasom Veedu, Poojappurai, Trivandrum-6.	Vilakkithala Nair
16	V. A. Anthrose, Valiaveettil Parampil House, Veloor, Kottayam.	
17	N. Thankappan Panicker, Manaliyil Melathil Veedu, Venganoor P.O., Neyyattinkara.	
18	P. S. Sukumaran, Puthanpurackal, Veloor, Kottayam P.O.	Ezhava
19	T. G. Sankaranarayanan, C/o V. K. Ramanunni, P.O. Thaikkad, via Guruvayoor.	Ezhava
20	K. Bhaskaran, Mundiyarambath House, P.O. Kuthiravattom, Kozhikode-4.	Saliya
21	K. A. Kunhimoidu, Purang amsom, P.O. Purang, via Ponnani, Palghat District.	Muslim
22	P. Balakrishnan, Punathil House, Near Mavilikadav, P.O. Karuvissery, Kozhikode-5.	Thiyya
23	K. A. Vasu, Karayil House, Guruvayur Amsom, P.O. Guruvayoor, Trichur District.	Ezhava
24	K. P. Krishnan, Koroth House, Kadamboor, P.O. Etakkad.	Vanian (O.B.C.)
25	K. Sreedharan Nambiar, Kaithakuzhi House, P.O. Chittarıpparamba, via Kuthuparamba, Cannanore District.	
26	T. Mohammed Iqbal, C/o K. V. Hameed Kunju, Kalikal Kizhakathil, Palakkal, Thevalakara P.O.	Muslim
27	K. Haridas (Karimbil Haridas) C/o A. Govindan, House No. TV-29, Thavakara, Cannanore.	Thiyya
28	V. Narayanan, Thottathil House, Chalapuram, Kozhikode-2.	
29	P. V. Narayanan Nambiar, Mazikkal House, P.O. Mavilayi, Cannanore District.	
30	K. Venugopal, Varroni House, P.O. Elappully, Palghat District.	
31	N. Kadar, Kunhiparambath House, Mangattadam, Koyilode, P.O. Sankaranelloor, Cannanore District.	Muslim
32	M. Kunhappa, Manikkoth House, Kadamboor, Post Etakkad, Cannanore Taluk, Cannanore District.	Vaniar (O.B.C.)
33	M. Narayanan, Kuruppath House, Kappad, P.O. Kappad, Cannanore District.	Thiyya
34	V. Kumaran, Etacherikandi House, Annasseri Amsom, P.O. Annasseri, via Kolapoya, Kozhikode Taluk and District.	Mukaya (O.B.C.)
35	K. Raman, S/o Kokkal Kunnuman, Residing in Kalnad Village, Udma P.O., Kasargod Taluk.	Billava (O.B.C.)
36	K. Ramakrishnan, Thottathil House, Post Kalanad, via Kasargod.	Saliya
37	P. V. Gopalan, P.O. Vengara, Payangadi, Cannanore District.	Vaniyar (O.B.C.)
38	M. O. Raghavan Nambiar, S/o Koran Nambiar, Peringalanji, P.O. Kappad, Chovva.	
39	A. Nelson, Kotramngal Kunnil Veedu, Vettinade, Vempayam P.O., via Attingal.	S.I.U.C.
40	K. P. Charuchandran, Kottr Puthiya Veetil, Kalan Veetil, P.O. Sivapuram, via Kuthuparamba.	

Office of the
Public Service Commission,
Trivandrum, 12-6-1958/22-3-1880

Jacob Varughese,
Secretary,
Public Service Commission.

REGISTERED No. M. 4631.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958 [No. 25

PART II

Legislative Department

List of Books added to the Legislatore Library during the month of May, 1958.

	Name of Book.	*Author.*	*Year of publication.*
1.	Japan's finance and taxation	Saburo Shiomi	1957
2.	Russla Revisited	Louis Fischer	1957
3.	Taxation and foreign investment. A study of Taxation Laws in India In relation to forelgn Investments	National Council of Applied Economic, Research, New Delhi	1957
4.	Mahatma Gandhl—The Last Phase, Vol. II	Pyarelal	1958
5.	The Law, Privlleges, Procoedings of Parliament	Sir Thomas Ersktne May	1957
6.	Parliamentary Debates, House of Commons, Vol. 576	Hansard	1958
7.	Do. Vol. 579	Do.	"
8.	[illegible]	[illegible]	
9.	[illegible]	Rt. Rev. M. S. G. R. A. Pudicherry D. D.	1952

List of Journals and Periodicals Received in the Legislature Library During the month of May, 1958.

1.	All India Reporter	May
2.	American Economy	April 25, May 9, 23
3.	American Education	January, February, March, April, May
4.	American Labour Review	May 14
5.	American Reporter	May 9, 21
6.	Anandavikatan	May 4, 11, 18, 25
7.	Asla Bulletin	May
8.	Asian Recorder	April 12-18, April 19-25, April 26–May 2, May 3, May 9
9.	Atomic News Digest	February, March
10.	Bhagirath	March
11.	Bhavan's journal	May 4, 18
12.	Blitz	May 2, 10, 17, 24
13.	British Book News	April
14.	Brltish Information Service	May
15.	Caravan of India	January, February, March, April.
16.	Cashew and Pepper Bulletin	May
17.	China Reconstructs	March, April.
18.	China Today	Aprll 25, May 10.
19.	Civlc Affairs	April
20.	Commonwealth Survey	February; March
21.	Commonwealth Today	No. 56
22.	Eastern Economist	April 25, May 2, 9, 16, 23.
23.	Fortnightly News Digest	February 16 to 28
24.	Fortnightly Review	March 30—Aprll 12, 13, 26, 27, May 10.
25.	Illustrated Weekly of India	May 4, 11, 18, 25.
26.	Indian Journal of Agrtcultural Economics	January—March
27.	Indian Journal of Public Administration	January—March
28.	Indian Institute of Public Opinion. Quarterly Economic Report	March—April
29.	Indian Labour Gazotte	April

30.	Indian Law Reports (Kerala Series)	April
31.	Indian News (I. S. I., London)	May 5, 12, 19, 26
32.	Indian Review	May
33.	Industrialist	May
34.	Information Bulletin	March 3, 10, 24
35.	Journal of Parliamentary Information	October 57
36.	Kalki	May, 4, 11, 18, 25, June 1
37.	Kerala	April 5, 12, 26, May 3, 10, 17
38.	Kerala Law Times	May 19, 26
39.	Kerala Sandesam	March, April
40	Labour Review	January, March
41.	Life	April 14, 28
42.	Malayala Manorama	May 3, 10, 17, 24
43.	Malayala Rajyam	May 5, 12, 19, 26
44.	Mathrubhumi	May 4, 11, 18, 25
45.	Modern Review	May
46.	Mysore Information Bulletin	February, March
47.	National Geographic Magazine	April
48.	Navasakti	May 16, 28
49.	New Age	May 4, 11, 28
50.	New York Times	April 20, 27, May 4, 11
51.	News from Yugoslavia	May I, 15
52.	Panch Sheel Herald	May 2, 9, 23
53.	Parliamentary Times	May 5, 12, 19
54.	Readers Digest	May
55.	Social Welfare	May
56.	Soviet Land	May 5, 12, 20, 27
57.	State Transport Review	May
58.	United Nations Weekly News letter	May 2, 9, 16, 23
59.	Wealth and Welfare	April
60.	Malabar Herald	May 3, 10, 17
61.	Chitra Desom	May 14
62.	Indian News Bulletin	April 21, 28
63.	Book Bulletin	May
64.	Book Lover	May
65.	Economist	April 5, 12, 19, 26
66.	Swath Hind	April
67.	Reserve Bank of India Bulletin	April
68.	International Affairs	April
69.	Soviet Union	April
70.	Congress News for Cultural Freedom	May
71.	Planned Parenthood	April
72.	Parliamentary Studies	April

Legislature Secretariat,
Trivandrum, -6-1958.

V. KRISHNAMOORTHI,
Secretary.

REGISTERED No. M. 4631

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART III

Notifications by Heads of Departments.

Agriculture Department

TENDER NOTICE.

No. B2. Ac. 2760/58.

Dated, Trivandrum, 13th June 1958.

Sub:—Tender Notice for the transport of Seeds, Manures, Pesticides etc. in Agricultural Depots in Cannanore District—called for.

Sealed Tenders will be received by the District Agricultural Officer, Tellicherry (Cannanore District) at his office upto 4 p. m. on 4-7-1958 for the transport of Seeds (Paddy seeds, Green Manure seeds, etc.), Insecticides and Fungicides including Plant Protection equipments, Manures (Chemical Fertilizers such as Ammonium Sulphate, Calcium Ammonium Nitrate, urea etc.) Engineering Articles etc. received in the name of Agricultural Assistants, Agricultural Extension Officers, Farm Manager, State Seed Farm Kankole and the District Agricultural Officer, Tellicherry from Railway Station to the Agricultural Depot and the Office of the District Agricultural Officer, Tellicherry noted against each for the year 1958-59 from the date of acceptance of tender to 31st March 1959. The tender will be opened at 4-30 p. m. on 4-7-1958. Full particulars of the offices, distance from Railway Station to Depot etc., are given below.

Sl. No.	*Name of Railway Station.*	*Name of Depot or Office.*	*Distance from Railway Station to Depots.*	*Name of the Officer to whom attached.*
1	2	3	4	5
1.	Kasargod	Kasargod Depot	1 mile from R. S.	Agricultural Assistant, Kasargod.
2.	Kanhangad	Hosdurg	do.	do. Hosdurg.
3.	Cannanore	Cannanore	3 furlongs	do. Cannanore.
4.	Cannanore	Cannanore (Pallikunnu Sub-Depot)	2½ miles	do. Cannanore
5.	Tellicherry	Kuthuparamba Depot	9 Miles from R. S.	Agricultural Extension Officer, Kuthuparamba.
6.	Tellicherry	District Agricultural Officer's Office, Tellicherry, Tiruvangad.	½ mile	District Agricultural Office, Tellicherry.
7.	Do.	Tellicherry Fort	1 mile	Agricultural Extension Officer, Tellicherry.
8.	Etakkot	Etakkot (Block Development Officer's Office)	1 mile	Agricultural Extension Officer, Etakkot.
9.	Cannanore	Irikkur (Block Development Officer's Office)	20 miles	do. Irikkur.
10.	Pappinisseri	Taliparamba Block Development Officer's Office	8 miles	do. Taliparamba.
11.	Payyannur	Payyannur Block Development Officer's Office	2 miles	do. Payyannur
12.	Do.	Kankole, State Seed Farm	6 miles	Farm Manager, State Seed Farm, Kankole.
13.	Nileshwar	Nileshwar Block Development Officer's Office	1 mile	Agricultural Extension Officer, Nileshwar.
14.	Manjeshwar	Manjeshwar Block Development Officer's Office	do.	do. Manjeshwar.

2. Tenders should be addressed to the District Agricultural Officer, Tellicherry (Cannanore District) and should be superscribed, "Tender for the transport of seeds, manures etc."

3. Tenderers are requested to quote rates for the following quantities:—

(i) Per Ton.
(ii) Per bag containing above 160 lb. to 224 lb.
(iii) do. 112 lb. to 160 lb.
(iv) do. 100 lb. to 112 lb.
(v) do. 50 lb. to 100 lb.
(vi) Below 50 lb. but not below 25 lb.
(vii) Below 25 lb.

4. (a) The rates quoted should be inclusive of all charges for taking delivery of the consignments from Railway Station till arranging in the Depots/Godown/Office concerned. The same rates will be applicable for transport of articles from Depot to Railway Station for booking etc.

(b) Advances on account of cooly or cart hire will not be made to the contractor.

(c) The contractor shall be responsible for the prompt delivery of articles from Railway Station to the proper destination and the whole of his deposit or such portion thereof will be forfeited in case of delay. He will also have to make good the value of the articles lost or damaged, due to his negligence or carelessness. He is also liable to be proceeded against civilly or criminally in case it is found necessary to take such a step.

5. The accepted tenderer will have to execute an agreement with the District Agricultural Officer, Tellicherry for the proper discharge of his contract.

6. A tenderer may tender for the work at one or more places or for all places.

7. Each tender should be accompanied by an earnest money deposit of Rs. 10 only (Rupees Ten only). The amount should be remitted into any Government Treasury to the credit of "Civil Deposits—Revenue Deposits" and the chalan attached to the tender. The earnest money deposit will be returned to the tenderer whose tenders are not accepted.

8. The District Agricultural Officer, Tellicherry reserves the right of rejecting all or any of the tenders without assigning any reason for doing so. No representation for enhancement of rates once accepted will be considered.

9. Failure to comply with the conditions will entail forfeiture of the earnest money deposit.

10. The District Agricultural Officer, Tellicherry reserves the right to terminate the contract at any time for unsatisfactory performance or other reasons.

Tellicherry.

O. V. UMMERKUTTY,
District Agricultural Officer,
Tellicherry (Cannanore District).

REGISTERED No. M. 4611

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958 [No. 25

PART III

Board of Revenue

NOTIFICATION.

1958 ജൂൺ 14.

ആലപ്പുഴ എക്സൈസ് റേഞ്ചിൽപ്പെട്ട 1955-ലെ 66-ാം നമ്പർ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും അടിയിൽ പറയുന്നതുമായ സാമാനങ്ങൾ 1958 ജൂൺമാസം 25-ാം തീയതി പകൽ ഒന്നു മണിക്ക് ആലപ്പുഴ എക്സൈസ് റേഞ്ചാഫീസിൽവച്ച് മാവേലിക്കര ഡിവിഷൻ ചാർജ്ജ് വഹിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ പരസ്യമായി ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലസമയത്തിനു മുമ്പായി 30 രൂപ (മുപ്പത്) നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും കൂടുതൽ ലേലം വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാകുന്നു. ലേലത്തിൽ വിളികൊള്ളാത്ത ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിഞ്ഞാലുടൻ മടക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വിളികൊള്ളുന്ന ആൾ ടി തുകയുടെ പകുതി ഉടൻ തന്നെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും റവന്യൂ ബോർഡാഫീസിൽനിന്നും സ്ഥിരപ്പെടുത്തി വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി സംഖ്യയും ചട്ടപ്രകാരമുള്ള വില്പന നികുതിയും മൂന്നു ദിവസത്തിനകം കെട്ടിവച്ച് സാധനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടതുമാണ്. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാത്തപക്ഷം ടി സാധനങ്ങൾ ആദ്യലേലക്കാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദത്തിന്മേൽ പുനർലേലം ചെയ്യുന്നതും ലാഭമുണ്ടായെന്നാൽ ആദ്യലേലക്കാരന് അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

സാധനങ്ങളുടെ വിവരം

1	Bells old stock whisky	Qts.	2
2	Crow fords whisky	"	2
3	Challange old whisky	"	2 (20 oz. in one bottle)
4	Noilly Porat dry Vermonth	"	1
5	Gorden's dry Gin		1
6	Bismark lager beer	"	75
7	Becks beer	"	12
8	All Sopp's lager beer	"	21
9	Falcin beer	"	2
10	Cards berg beer	"	1
	Total		119

റവന്യൂ ബോർഡാഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം.

ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ,
(സെക്രട്ടറിയേറ്റ്).

പരസ്യം

നമ്പർ ഇ 8-1585/58. 1958 ജൂൺ 19.

1958-59 കണക്ക വർഷത്തേക്ക് ചേർത്തല താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 54-ാം നമ്പർ കള്ളുഷാപ്പ് ലേലത്തിൽ വിളികൊണ്ടു നടത്തിവന്ന ചേർത്തല താലൂക്കിൽ [illegible] ഗോപാലൻ ലേലവില്പന പരസ്യത്തിലെ 50-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ട തുക ഏപ്രിൽമാസം മുതൽ മുടക്കം വരുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ലേലവില്പന പരസ്യത്തിലെ 53-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് മേല്പറഞ്ഞ സ്വത്തു കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം 1958 ജൂൺമാസം 25-ാം തീയതി പകൽ 2 മണിക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ എക്സൈസ് റേഞ്ചാഫീസിൽ വച്ച് ആലപ്പുഴ ഡിവിഷൻ ചാർജ്ജ് വഹിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ കരാറുകാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്മേൽ പുനർലേലം ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി,
അസി: സെക്രട്ടറി.

Survey Department

NOTIFICATIONS.

I

19th June 1958.

1. An Entrance Examination for selection of candidates for admission to the Survey School, Trichur will be held on the 26th of July 1958 at 10 a. m. in the Survey Office. Trichur.

2. Intending candidates should send in their applications so as to reach the Director of Survey and Land Records, Trivandrum, not later than the 22nd July 1958.

3. Candidates seeking admission to the Survey School should possess at least the minimum educational qualification prescribed by the Public Service Notification and should be below the age of 25.

4. Applications for admission to the school should be supported by the three documents (in original) mentioned therein.

5. The cover containing the application should be marked "Application for admission, Survey School, Trichur.".

6. The address on the cover should contain only the official designation.

7. Applications which are not in the prescribed form and which are not supported by the originals of the three documents will not be entertained on any account.

8. An entrance examination fee of Re. 1 (Rupee one) only should be remitted by each applicant into any of the Government Treasuries under the Budget Head "VII (c) receipts from Survey School" in triplicate chalans and one copy of the chalan receipt should invariably be attached with the applications. The fee once remitted will not be refunded under any circumstances.

9. Candidates who have submitted their applications and who are eligible for admission as per clause 3 above should appear for the entrance examination at the time and place noted in clause 1. No separate intimation will be issued for this.

10. Government servants who seek admission to the Survey School need not sit for the entrance examination, if they hold substantive posts under Government. They should however possess the minimum educational qualification prescribed by the Public Service Notification.

1. തൃശൂർ സർവ്വെ സ്കൂളിൽ ചേരാനുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ 1958-ാമാണ്ട് ജൂലൈമാസം 26-ാം തീയതി കാലത്ത് 10 മണിക്ക് തൃശൂർ സർവ്വെ ആഫീസിൽവച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

2. അപേക്ഷകന്മാർ അവരവരുടെ അപേക്ഷകൾ 1958-ാമാണ്ട് ജൂലൈമാസം 22-ാം തീയതിക്കു മുമ്പായി തിരുവനന്തപുരം സർവ്വെ ആഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

3. സർവ്വെ സ്കൂളിൽ ചേരാനുള്ള അപേക്ഷകന്മാർ പബ്ലിക്ക് സർവ്വീസ് പരസ്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതയുള്ളവരും 25 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്തവരും ആയിരിക്കണം.

4. സർവ്വെ സ്കൂളിൽ ചേരാനുള്ള അപേക്ഷകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഫാറത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതും ഫാറത്തിൽ പറയുന്ന മൂന്നു ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അസ്സൽ അപേക്ഷയോടുകൂടി അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

5. അപേക്ഷകർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിന്റെ പുറത്ത് "തൃശൂർ സർവ്വെ സ്കൂളിൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ" എന്നു കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

6. മേൽവിലാസത്തിൽ ഉദ്യോഗപ്പേര് മാത്രമേ എഴുതുവാൻ പാടുള്ളു.

7. താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഫാറത്തിലല്ലാതെയോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളോടു കൂടാതെയോ അയയ്ക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

8. പ്രവേശന പരീക്ഷാഫീസ് ക്ക ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഖജനാവിൽ "VII (c) സർവ്വെ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിന്നുള്ള വരവ്—സർവ്വെ സ്കൂൾ ഫീസ്" എന്ന ബഡ്ജറ്റ് ഇനത്തിൽ മൂന്നു പ്രതി ചെലാൻസഹിതം ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീതിന്റെ ഒരു പ്രതി അപേക്ഷയോടു ചേർത്ത് അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒടുക്കിയ ഫീസ് യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല.

9. അപേക്ഷകൾ അയച്ചിട്ടുള്ളവരും മേൽ 3-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ളവരും പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് 1-ാം വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ഹാജരാകേണ്ടതും ആയതിന് പ്രത്യേക അറിയിപ്പുകൾ അയയ്ക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

10. സർവ്വെ സ്കൂളിൽ ചേരാനുള്ള അപേക്ഷകരിൽ സ്ഥിരമായുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കു ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് പബ്ലിക്ക് സർവ്വീസ് പരസ്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.

APPLICATION FOR ADMISSION TO THE SURVEY SCHOOL, TRICHUR.

1. Name of applicant (In Block letters)
2. Father's or guardian's name (in full)
3. Address of the applicant (Name of house, Village and Taluk)

For Private Candidates.

4. Date of birth
5. Whether a citizen of the Indian Union
6. Examinations passed
7. No. of certificates attached as to—
   (a) Nativity
   (b) Character
   (c) Educational qualifications.
8. Signature of applicant with date

For Government Servants.

9. Examinations passed
10. (a) Substantive post held and pay of the post
    (b) Acting appointment, if any, held and allowance.
11. Signature of the applicant
12. Signature of the applicant's Head of office and date.

Central Survey Office, Trivandrum.

A. GIRIJAVALLABHA MENON,
Director of Survey and Land Records.

II

Whereas the Government have directed the Survey of the lands comprised in Survey Nos. noted below it is hereby notified under Clause (1) of Section 6 of Act X of 1094, that survey operations will be started in the above said Village and the Survey Nos. noted below of the above said Village will be demarcated and Surveyed; and that every person claiming to be interested in the registered lands situated within or adjoining the above mentioned lands is hereby invited to attend immediately either in person or by agent on the Surveyor employed in the locality and also from time to time when called upon, for the purpose of pointing out the boundaries and supplying information in connection therewith.

Under Clause (2) of Section 6 of the above said Act, this notification shall be held to be a valid notice to every person having any interest in the above said lands.

Under Clause (3) of Section 6 of the above said Act, all the registered holders are hereby required—

(1) to clear within a week by cutting down or removing any trees, jungle, fences, standing crops or other material obstructions, the boundaries or other lines, the clearance of which may be necessary for the purposes of Survey, and

(2) to provide labour at such times and for such periods as may from time to time be required for furnishing flag-holders and chainmen, and

(3) to provide suitable Survey marks and otherwise to give such assistance in the Survey as may be demanded under the Act or the rules made thereunder.

If any person fails to comply with these requisitions under Clauses (1) to (3) mentioned above the work will be got done by employing hired labour and the cost thereof will be recovered from the defaulters as provided in the Act and rules made thereunder.

താഴെ പറയുന്ന താലൂക്കിൽ താഴെ പറയുന്ന വില്ലേജിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്ന സർവ്വെ നമ്പരുകളെ സർവ്വെ ചെയ്യുന്നതിനു ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും ഉത്തരവായിരിക്കകൊണ്ട് 1094-ാമാണ്ടത്തെ 10-ാം ആക്റ്റ് 6-ാം വകുപ്പ് 1-ാം ഉപവകുപ്പിൻ പ്രകാരം ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ടി വില്ലേജിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്ന സർവ്വെനമ്പരുകൾ സർവ്വെ ജോലി ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതും ടി വില്ലേജിൽ താഴെ പറയുന്ന സർവ്വെ നമ്പർ അതിർത്തിയോടുചേർന്ന സർവ്വെ നമ്പരുകളുടെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ച് സർവ്വെ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ആകകൊണ്ട് മേൽപറഞ്ഞ സർവ്വെനമ്പരിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോ തൊട്ടുകിടക്കുന്നതോ ആയ പതിഞ്ഞ വസ്തുക്കളിൽ സംബന്ധമുള്ളതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തരും അതിരുകൾ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാനും അതു സംബന്ധമായ വിവരം കൊടുപ്പാനായി സ്ഥലത്തു ജോലിചെയ്യുന്ന സർവ്വെയറുടെ അടുക്കൽ ഉടൻതന്നെയും അപ്പോഴപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും താൻതന്നെയോ ഏജന്റ് മുഖേനയോ ഹാജരായിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ആക്റ്റ് 6-ാം വകുപ്പ് 2-ാം ഉപവകുപ്പിലെ താല്പര്യപ്രകാരം ഈ പരസ്യം മേൽപറഞ്ഞ ഭൂമികളിൽ വല്ല സംബന്ധവുമുള്ള യാതൊരാൾക്കും ഒരു സാധാരണ അറിയിപ്പായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

മേൽപറഞ്ഞ ആക്ട് 6-ാം വകുപ്പ് 3-ാം ഉപവകുപ്പിൻപ്രകാരം എല്ലാ പേരിൽ പതിവുകാരോടും—

1. വല്ല വൃക്ഷങ്ങളേയോ, കാടുകളേയോ, വേലികളേയോ, നിൽക്കുന്ന വിളവുകളേയോ, സാരമായ മററ തടസ്ഥങ്ങളേയോ, വെട്ടിക്കളയുവാൻ, നീക്കംചെയ്യാൻ, സർവ്വേ വകുപ്പു വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ ആവശ്യമായ അതിരുകളേയോ, മററ ലൈനുകളേയോ ഒരു വാരത്തിനകം തെളിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നും,

2. കൊടിയും ചങ്ങലയും പിടിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള കൂലിക്കാരെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളിൽ പതിവുകാരുടെ ചിലവിന്മേൽ തയ്യാറാക്കികൊടുക്കണമെന്നും,

3. അതിരായ സർവ്വേ അടയാളങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും സർവ്വേയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആക്ടിൻപ്രകാരമുള്ള ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മററു സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്നും, ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ 1 മുതൽ 3 വരെ വകുപ്പുകളിൻ താല്പര്യപ്രകാരം ഏതുപേരിൽ പതിവുകാരൻ സഹായിക്കാതിരിക്കുന്നുവോ അയാൾക്കവകാശമുള്ള സർവ്വേനമ്പരുകൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സർവ്വേ ചെലവുകളും ആദ്യമായി ഗവൺമെൻറ് നിർവ്വഹിക്കയും പിന്നീട് പേരിൽ പതിവുകാരനിൽനിന്നും 10-ാം ആക്ടും അതു സംബന്ധമായ മററ ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ചും ഈടാക്കപ്പെടേണ്ടതുമാകുന്നു.

(1)

Taluk—Nedumangad
താലൂക്ക്—നെടുമങ്ങാട്
Village—Pullampara
വില്ലേജ്—പുല്ലമ്പാറ
Sy. No 1195.

(2)

Taluk—Trivandrum
താലൂക്ക്—തിരുവനന്തപുരം
Village—Chettivilakam
വില്ലേജ്—ചെട്ടിവിളാകം
Sy. No. 1819/1, 2, 3.

Survey Office, Trivandrum.

M. S. Swami Narayana Iyer,
Superintendent of Survey and Land Records.

TRIVANDRUM DISTRICT

NOTIFICATION.

1958 മേയ്.

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറാഫീസിൽനിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്ട് 29-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കേരളാ സെൻട്രൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിററ് ബാങ്ക് വക S.L. 5/48-ാം നമ്പർ വായ്പ കക്ഷിയായ വിളപ്പിൽ വില്ലേജിൽ കരിങ്ങോട്ടുകോണത്തു മുറിയിൽ ചെയാട്ടുകോണത്തു വീട്ടിൽ ശേഖരിഅമ്മ ജാനകിഅമ്മ ടി നമ്പർ വായ്പയിൽ 16599.49 രൂ. കടിശ്ശിക ഇനത്തിലും മററും തീർക്കാനുള്ളതിന് താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരം പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കളും അതിനകത്തുള്ള സകല വകകളും റെവന്യൂറിക്കവറി ആക്ട് 27-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം സർക്കാർ അധീനതയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക.

നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കിൽ വിളപ്പിൽ വില്ലേജിൽ 141-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 234/9-ൽ 22 3/4 സെൻറ പുരയിടവും വൃക്ഷാദികളും അതിനകത്തിരിക്കുന്ന കെട്ടിടവും, ടി വില്ലേജിൽ ടി തണ്ടപ്പേരിൽതന്നെ സർവ്വെ 237/13-ൽ 35 സെൻറ പുരയിടവും വൃക്ഷാദികളും ആകുന്നു.

(ഒപ്പ്)
ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ.

NOTIFICATION.

1958 ജൂൺ 14.

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തിരുവനന്തപുരം സബ്ട്രഷറിയിൽനിന്നും പെൻഷൻ വാങ്ങിവന്നിരുന്ന 825 (Ceylon) നമ്പർ പെൻഷൻകാരൻ രാമസ്വാമി ഹരിഹരഅയ്യരും 18988-ാം നമ്പർ പെൻഷൻകാരൻ വി. നാരായണഅയ്യരും 30979-ാം നമ്പർ പെൻഷൻകാരൻ കുമാരൻ നാരായണനും തങ്ങളുടെ പെൻഷൻ ഹാഫ് കളവുപോയതിനാൽ പകരം ഹാഫ് കൊടുക്കണമെന്ന് സബ്ട്രഷറിയിൽ അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ പകരം ഹാഫ് കൊടുക്കുന്നതിനോ ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ട്രഷറിയിൽ ഹാജരായി ആയതു രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞും ന്യായമല്ലാത്ത മാർഗ്ഗമായും വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം.

കെ. അനന്തൻപിള്ള,
ട്രഷറി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ.

Neyyattinkara Taluk.

Notice

1958 ജൂൺ 14.

1958-ലെ പൊന്നുംവിലക്കേസ് 7.

നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും 1089-ാമാണ്ടത്തെ 11-ാം ആക്ട് 9-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന ആവശ്യത്തിന് താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ഗവൺമെൻറിൽനിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതക്കാർക്കുമുള്ള പ്രതിഫലത്തിന്മേലുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർതന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തിരമോ സകല തെളിവുകളോടുകൂടി 1958 ജൂൺ മാസം 27-ാം തീയതി ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും. ആ പത്രികയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതക്കാർക്കുവേണ്ട പ്രതിഫലത്തിന്മേലുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിൻെറ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ആവശ്യം—പെരുങ്കടവിള പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കിണറു കുഴിപ്പിക്കുന്നതിന്.

താലൂക്ക്—നെയ്യാററിൻകര.
വില്ലേജ്—പെരുങ്കടവിള. ബി.
വസ്തുവിവരം.

ടി വില്ലേജിലെ 2740-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുങ്കടവിള. ബി. വില്ലേജിലെ കീഴാറൂർ ദേശത്ത് ചെമ്പിയോൻകോട്ടു പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പാറുക്കുട്ടിയമ്മ, ടി ... 286-ാം നമ്പർ പേരിൽ ... ഗോവിന്ദൻ സോമയാജി മാധവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പേരിലുംകൊണ്ട് ടി നാരായണപിള്ള പാറുക്കുട്ടിയമ്മ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന തല്ലൂട്ടാം വക റീസർവ്വെ 262/2-8-ൽ 1 സെൻറ സ്ഥലം.

എസ്. പത്മപ്പ,
തഹസീൽദാർ.

Nedumangad Taluk.

Notice.

നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും 1951-ാമാണ്ടത്തെ കരക്കടിശ്ശിക 7-ാം ആക്ട് 26-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്,

താഴെ പറയുന്ന വില്ലേജ് വക കരക്കടിശ്ശിക വകയ്ക്കായി കടിശ്ശിക വരുത്തിയവരുടെ വക കടിശ്ശികയ്ക്കു പോരുന്നതായ സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജപ്തിപ്പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന തുക ചെലവുസഹിതം ഏഴു ദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കി ഒടുക്കിക്കൊള്ളേണ്ടതും, അങ്ങനെ ഒടുക്കാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം ലേലത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

(1)

1958 ഫെബ്രുവരി 22.

വില്ലേജ്—മാണിക്കൽ.

1. മാണിക്കൽ വില്ലേജിൽ 67-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെമ്പൂവിട്ടു മുറിയിൽ കണ്ണൂര വീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ കുഞ്ഞൻ 15.54 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2397/4-ൽ 8 സെൻറും, 2435/2-ൽ 7 സെൻറും, 1730/3-ൽ 7 സെൻറും നിലങ്ങൾ.

2. 78-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി താമരശ്ശേരി കളിയിലിൽ വീട്ടിൽ കുമാരപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള 14.15 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 604/1-ൽ ഉൾപ്പെട്ട 20 സെൻറ പുരയിടവും, 571/4-ൽ 10 സെൻറ നിലവും.

3. 144-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അരുവിക്കര മുറിയിൽ കൊച്ചുതോട്ടുവീട്ടിൽ നാരായണൻ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള 2.2? രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 2305/2-ൽ 13 സെൻറ പുരയിടം.

4. 157-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെമ്പൂവിട്ടു മുറിയിൽ പടിയാരത്തുവീട്ടിൽ നാരായണൻ കുഞ്ഞൻ 4.10 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 370/2-ൽ 7 സെൻറ നിലം.

5. 200-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മാണിക്കമംഗലം മുറിയിൽ പുന്നപ്പുറത്തു വീട്ടിൽ പത്മനാഭൻപിള്ള കേശവപിള്ള 14.39 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 996/5-ൽ 15 സെൻറും 952/1-ൽ 20 സെൻറും നിലങ്ങളും, റീസർവ്വെ 949/5-ൽ 11 സെൻറ പുരയിടം.

6. 213-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുതുവീട്ടു മുറിയിൽ അങ്കണംവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ അപ്പി ഭാഗീരഥി 2.48 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2889-1.ൽ 40 സെൻറ പുരയിടം.

7. 217-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഇടത്തറ മുറിയിൽ പെരിനാട്ടുവീട്ടിൽ ശങ്കരൻ കൊച്ചുമ്മിണി 2.71 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1443/9.ൽ 24 സെൻറും, 1531/6.ൽ 10 സെൻറും നിലങ്ങൾ.

8. 226-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുതുവീട്ടുമുറിയിൽ മണികണ്ഠവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ പത്മനാഭൻ 6.22 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2376/4-ൽ 91 സെൻറും, 2365/2-ൽ 81 സെൻറും പുരയിടങ്ങൾ.

9. 275-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുതുവീട്ടുമുറിയിൽ വാഴപ്പള്ളിവീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ പത്മനാഭൻ 2.50 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2740/1-ൽ 18 സെൻറ പുരയിടം.

10. 288-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മാണിക്കൽ വലിയ കോണത്തു വീട്ടിൽ പെരുമാൾ നാരായണൻ 4.74 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 116/1-ൽ 16 സെൻറും, 120/2-ൽ 50 സെൻറും പുരയിടങ്ങൾ.

11. 479-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുതുവീട്ടു മുറിയിൽ കന്നുകുഴിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ഉമ്മിണി കുഞ്ഞൻ 4.74 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2370/1-ൽ 11 സെൻറ നിലം.

12. 490-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പനച്ചമൂട്ടു പുരയിടത്തിൽ മാടൻ ചിന്നൻ 5.55 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1052/1.ൽ 19 സെൻറും, 1074/1.ൽ 20 സെൻറും പുരയിടങ്ങൾ.

13. 491-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പനച്ചമൂട്ടുപുരയിടത്തിൽ കാളി രാമൻ 7.58 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1075-ൽ 94 സെൻറ പുരയിടം.

14. 600-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി തൊഴുക്കൽ ഇലവുങ്കൽ വീട്ടിൽ മൈതീൻകണ്ണു അലിയാർ 3.72 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1459/4.ൽ ഉൾപ്പെട്ട 25 സെൻറ പുരയിടം.

15. 60?-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുതുവീട്ടുമുറിയിൽ പാറയിൽവീട്ടിൽ പാർവ്വതി ഭാർഗ്ഗവി 3.16 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2297/3-ൽ 28 സെൻറും, 2297/2.ൽ 4½ സെൻറും പുരയിടങ്ങൾ.

16. 710-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കല്ലുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ പത്മനാഭൻ 3.31 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1919/3-ൽ 65 സെൻറ പുരയിടം.

17. 747-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുതുവീട്ടുമുറിയിൽ ചിറവിളാകത്തു വീട്ടിൽ പാത്തുമ്മാൾ സർദാബീവി 3.40 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2476/1-ൽ 4 സെൻറും, 2223/1-ൽ 30 സെൻറും പുരയിടങ്ങൾ.

18. 872-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുതുവീട്ടുമുറിയിൽ അയണിക്കരപ്പൊയ്കവീട്ടിൽ മാധവൻ രാമൻ 16.05 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2586/7-ൽ 13 സെൻറും, 2586/6.ൽ 62 സെൻറും പുരയിടങ്ങൾ.

19. 898-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുല്ലയിൽ വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള നീലകണ്ഠപിള്ള 1.59 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1993/3-ൽ 10 സെൻറ പുരയിടം.

20. 940-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കതിരകുളം നട്ടുവിളമഠത്തിൽ വെങ്കിടേശ്വരൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പോറ്റി 5.52 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 890/2.ൽ 29 സെൻറ പുരയിടം.

21. 947-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഇടത്തറ പുരയിടത്തിൽ കൊച്ചുമരയ്ക്കാർ ബയ്യൂ 2.72 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1419/6-ൽ 19 സെൻറ പുരയിടം.

22. 989-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി തെക്കേക്കരകത്തു വീട്ടിൽ മുത്തു ഭൈരവൻ കുഞ്ഞൻ 2.14 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1648/1.ൽ 21 സെൻറ നിലം.

23. 1044-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുത്തൻവീട്ടിൽ മാതേവി പിച്ച 9.34 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2322/2-ൽ 1 ഏക്കർ 2 സെൻറ പുരയിടം.

24. 1113-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി തൊഴുക്കൽ വലിയവിളാകത്തു വീട്ടിൽ പകീർമൈതീൻ ചെയ്യു മുഹമ്മദുമൈതീൻ 1.72 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1806/7-ൽ 16 സെൻറ നിലം.

25. 1097-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി നെടുംകാണിയിൽ പാലവിളാകത്തുവീട്ടിൽ നാഗമണി മുത്തുപിള്ള 2.55 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1372/5.ൽ 20 സെൻറ നിലം.

26. 1129-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വലിയവിളാകത്തു വീട്ടിൽ പകീർമൈതീൻ ചെയ്യുമുഹമ്മദു മൈതീൻ 2.28 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1806/3.ൽ 21 സെൻറ നിലം.

27. 1240-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുതുവീട്ടുമുറിയിൽ കേശവൻ നാരായണൻ 5.51 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2981/1.ൽ ഉൾപ്പെട്ട 10 സെൻറ പുരയിടം.

28. 1263-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മാണിക്കൽ മുറിയിൽ പ്ലാവിളവീട്ടിൽ കറമ്പ പാർവ്വതി 6.38 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 375-ൽ ഉൾപ്പെട്ട 10 സെൻറ പുരയിടം.

29. 1266-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മാണിക്കൽ പുന്നയ്ക്കുവീട്ടിൽ തേവി കന്നി 4.52 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 267/6.ൽ 82 സെൻറ പുരയിടം.

30. 1303-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുതുവീട്ടുമുറിയിൽ മുണ്ടനാട്ടുവീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള 3.59 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2396/1.ൽ 7 സെൻറ നിലം.

31. 1559-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പാണൻകാട്ടുവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള വാസുദേവൻപിള്ള 8.71 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 231/4.ൽ 32 സെൻറ പുരയിടം.

32. 1587-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പറങ്കിമാവിള പുരയിടത്തിൽ മറിയുമ്മാൾ നാഗുമ്മാൾ 5.95 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2103/2.ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

33. 1641-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മാണിക്കൽ തയ്യിൽവീട്ടിൽ ഈശ്വരൻ രാമൻ 6.17 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 464/4.ൽ 49 സെൻറ പുരയിടം.

34. 1652-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മാണിക്കൽ മുറിയിൽ ആലിയാട്ട വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ കുഞ്ഞിയമ്മ 2.45 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 486/5-ൽ 6 സെൻറ നിലം.

35. 1746-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ചിറത്തലയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ നാഗുമ്മാൾ ആമിനാളമ്മാൾ 5.57 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2289.ൽ ഉൾപ്പെട്ട 44 സെൻറ പുരയിടം.

36. 1823-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഏകൈതയിൽ കോണത്തു ചെറുവീട്ടിൽ നീലകണ്ഠൻ നാരായണൻ 2.27 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1486.ൽ 17½ സെൻറ പുരയിടം.

37. 1855-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കല്ലുവിളാകത്തു വീട്ടിൽ കൊച്ചുമ്മിണിയമ്മ ഭഗവതിയമ്മ 4.90 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 907/5.ൽ 7 സെൻറ നിലം.

38. 1992-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുത്തൻവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള വിക്രമൻപിള്ള 7.19 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2483/3.ൽ ഉൾപ്പെട്ട 25 സെൻറ പുരയിടം.

39. 2107-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പ്ലാവിളവീട്ടിൽ കൊച്ചുപ്പി മുഹമ്മദുകണ്ണു 3.46 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2289/5-ൽ 87 സെൻറ പുരയിടം.

40. 2192-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വിളയിൽ പുരയിടത്തിൽ അബ്ദുൾറഹുമാൻ സുൽത്താൻപിള്ള 5.75 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2889/3.ൽ 1 ഏക്കർ 82 സെൻറ പുരയിടം.

41. 2311-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വെമ്പുവീട്ടിൽ കല്യാണി ഭഗവതി 7.71 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2560/2.ൽ ഉൾപ്പെട്ട 20 സെൻറ പുരയിടം.

42. 2519-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ചിറക്കരോട്ടു കിഴക്കേവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള രാഘവൻപിള്ള 9.09 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 99/2-ൽ ഉൾപ്പെട്ട 25 സെൻറ പുരയിടം.

43. 2573-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മുണ്ടനാട്ടുവീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള 4.50 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2396/3-ൽ 5 സെൻറ നിലം.

44. 2593-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വടക്കതിൽ വിളാകം പുരയിടത്തിൽ സുൽത്താൻ ബീവി കണ്ണു 3.38 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1576/2-ൽ 12 സെൻറ നിലം.

45. 2595-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പാക്കുഴി കോണത്തു കാസുൻപിള്ള ഹസ്സൻകണ്ണു 3.32 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1500/8-ൽ 27 സെൻറ നിലം.

46. 2617-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി നീർവട്ടത്തല വീട്ടിൽ പാർവ്വതിയമ്മ ചിന്നമ്മ 3.37 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2307/2.ൽ 84 സെൻറ പുരയിടം.

47. 2620-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മായിൻ മീരാസായ്‌വു കാസുൻകണ്ണ് 3.80 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3012/3.ൽ 97 സെൻറ പുരയിടം.

48. 2718-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കണ്ണമ്മൂലവീട്ടിൽ വാസുദേവൻപിള്ള ഗംഗാധരൻപിള്ള 3.82 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 7/1-ൽ 39 സെൻറ നിലം.

49. 2868-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കൊല്ലം വിളാകത്തു നാരായണിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ 8.35 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2060/2-ൽ 84 സെൻറ പുരയിടം.

50. 3119-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വിളയിൽവീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള 12.89 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 797/3-ൽ 1 ഏക്കർ 13 സെൻറ പുരയിടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട 13 സെൻറ പുരയിടം.

51. 3172-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കള്ളിക്കാട്ട വടക്കേവീട്ടിൽ ഭഗവതിയമ്മ പാപ്പിയമ്മ 3.31 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1912/2.ൽ 80½ സെൻറ പുരയിടം.

52. 3461-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പുതിയേടത്തു വീട്ടിൽ ജനാർദ്ദനനും കൊച്ചു പാപ്പുവും 3.87 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 3017/7-ൽ ഉൾപ്പെട്ട 75 സെന്റ പുരയിടം.

53. 3484-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം നിരവത്തല വീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ള 5.75 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 2394-ൽ 90 സെന്റ പുരയിടം.

54. 3837-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടക്കാട്ട പുത്തൻ വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള 9.51 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 1381/1-ൽ 1 ഏക്കർ 7 സെന്റ പുരയിടം.

55. 4791-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടയിലവീട്ടിൽ പാച്ചുപ്പിള്ള പങ്കജാക്ഷിയമ്മ 6.56 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 971-ൽ 1 ഏക്കർ 70 സെന്റ പുരയിടം.

56. 4378-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കുട്ടക്കാട്ടുവീട്ടിൽ കേശവപിള്ള കുട്ടപിള്ള 3.34 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 1891-ൽ 74½ സെന്റ പുരയിടം.

57. 4703-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കരക്കാട്ട വിളാകത്തു വീട്ടിൽ വേലായുധൻ ചെട്ടിയാർ മാധവൻ ചെട്ടിയാർ 3.53 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 769/7-ൽ 30 സെന്റ് പുരയിടം.

58. 5771-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം തെക്കയിൽ പുതുവൽ പുരയിടത്തിൽ പാപ്പുവും അയ്യപ്പനും 7.78 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 7363-ൽ 1 ഏക്കർ 60 സെന്റ പുരയിടം.

59. 201-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പുതുവീട്ടുമുറിയിൽ നാരായണപിള്ള വാസുദേവൻ പിള്ള 17.45 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 7043-1-ൽ 6 സെന്റും, 1591/3-ൽ 8 സെന്റും, 1501/9-ൽ 11 സെന്റും നിലങ്ങളും.

60. 401-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മാണിക്കൽ വാലയ്യാത്തുകാരത്തു മാധവിക്കുട്ടി നല്ലതമ്പി 3.06 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 1109/1-ൽ 75 സെന്റ പുരയിടം.

61. 1059-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പുതുവൽ പുരയിടത്തിൽ രാമൻ കണ്ണുകുട്ടിയാൻ 6.11 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 678/1-ൽ 13 സെന്റ പുരയിടം.

62. 1554-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മാണിക്കൽ മുറിയിൽ മാതേത്തുവിളാകത്തു നാരായണൻ ഈശ്വരൻ 3.37 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 416/3-ൽ 79 സെന്റ പുരയിടം.

63. 1722-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ചിലന്തിയാൻകോണത്തു മാണിക്കമ്മ 5.78 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 142-ൽ ഉൾപ്പെട്ട 75 സെന്റ പുരയിടം.

64. 1819-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മാണിക്കൽ മുറിയിൽ ഇറയിൽവീട്ടിൽ മാതേവി കാളി 5.73 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 2356/2-ൽ 75 സെന്റ പുരയിടം.

65. 1849-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കുന്നുംപുറവീട്ടിൽ കൊച്ചുശങ്കരി 3.71 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 750/1-ൽ 36 സെന്റ പുരയിടം.

66. 1887-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വാവാക്കോണത്തു പെരുമാളും രാമൻ 4.75 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 123/4-ൽ 61 സെന്റ പുരയിടം.

67. 1890-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മാണിക്കൽ മുറിയിൽ കുന്നുംപുറമ്പു പുരയിടത്തിൽ ചെല്ലനും കുമാരൻ 6.48 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 3096/1-ൽ 47 സെന്റ പുരയിടം.

68. 2789-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം താമരക്കുളത്തു കുളിയറവീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനി മാതേവിയമ്മ 3 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 676/6-ൽ 10 സെന്റ പുരയിടം.

69. 3138-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം തുലയംവീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള 3.50 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 2440/2-ൽ 75 സെന്റ പുരയിടം.

70. 3871-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മാണിക്കൽ മുറിയിൽ നെല്ലിപ്പള്ളിവീട്ടിൽ കുമാരപിള്ള ശ്രീധരൻപിള്ള 4.96 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 740-ൽ 1 ഏക്കർ 25 സെന്റ പുരയിടം.

71. 4013-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കുളിയൂർക്കോണത്തു പുവവിളാകത്തു വീട്ടിൽ കല്യാണി പാർവ്വതി 8.73 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 7763-ൽ 1 ഏക്കർ 16 സെന്റ പുരയിടം.

72. 4400-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മേക്കതിലവീട്ടിൽ ഗൗരിയമ്മ സരോജിനിയമ്മ 5.04 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 2704/1-ൽ 12 സെന്റ നിലം.

73. 4457-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇലങ്കോട്ടുവീട്ടിൽ ഗൗരിയമ്മ പൊന്നമ്മ 3.87 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 2586/6-ൽ 8 സെന്റ പുരയിടം.

74. 4493-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വെള്ളാനിക്കൽ വിളവിളാകത്തുവീട്ടിൽ മാതേവി ലക്ഷ്മി 5.45 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 179/7-ൽ 17½ സെന്റ നിലം.

75. 4575-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പുതുതകിടിയല വിളാകത്തു വീട്ടിൽ അനന്തപിള്ള അച്യുതക്കുറുപ്പ് 3.88 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 281/7-ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

76. 4627-ം, 7439-ം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകൾ പ്രകാരം ചേരവിളവീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള കണ്ണൻപിള്ള 5.74 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 2956/7-ൽ 7 സെന്റ നിലം.

77. 4738-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പുതുവീട്ടുമുറിയിൽ കുഴിവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള 3.17 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 2534/3-ൽ 75 സെന്റ പുരയിടം.

78. 4776-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പുവവിള വീട്ടിൽ പാപ്പുവും അസ്സൻബീവി 6.98 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 1859/1-ൽ 1 ഏക്കർ 87 സെന്റ പുരയിടം.

79. 4792-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മാണിക്കൽ പുവവിള വീട്ടിൽ പാപ്പുതിങ്കളും കൊച്ചുപിള്ളയും 3.39 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 493/7-ൽ 85 സെന്റ പുരയിടം.

80. 4936-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ചിലന്തിയാൻകോണത്തു മേരി പുരയിടത്തിൽ ജനാർദ്ദനൻ 3.88 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വേ 144/1-ൽ 37 സെന്റ പുരയിടം.

(2)

1958 ഫെബ്രുവരി 21.

വില്ലേജ്—വാമനപുരം ബി.

1. വാമനപുരം ബി. വില്ലേജിലുള്ള 36-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം രാമൻ കൊച്ചുകുട്ടി വകയ്ക്ക് കൊച്ചുകുട്ടി മാധവൻ 29.89 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 7787-ൽ 3 ഏക്കർ 93 സെന്റ്.

2. 45-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ചിന്നമ്മയും ദേവകിയമ്മയും 10.30 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 1790/7-ൽ 15 സെന്റ്.

3. 173-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മാർത്താണ്ഡൻ മാർഗ്ഗവി 9.38 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 4570/1-2-ൽ 90 സെന്റ്.

4. 770-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം അയ്യപ്പൻ നാരായണൻ 17.75 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 2709/1-ൽ 2 ഏക്കർ 40 സെന്റ്.

5. 377-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം നീലൻ മാധവൻ ഉണ്ണിത്താൻ 34.72 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 3931/1-ൽ 1 ഏക്കർ.

6. 341-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കേശവൻ സുമതി 8.14 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 7779/7-ൽ 1 ഏക്കർ 68 സെന്റ്.

7. 561-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം അയിഷാ ഉമ്മാളും സുലൈഖാ ഉമ്മാളും 5.85 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 1844/1-7-ൽ 60 സെന്റ്.

8. 643-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മുഹമ്മദ് അയിഷാ ഉമ്മാൾ 8.13 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 1993/1-ൽ 94 സെന്റ്.

9. 708-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ദേവകി പാർവ്വതി 7.60 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 1708/1.2.3-ൽ 75 സെന്റ്.

10. 738-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പാപ്പിയമ്മ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ 15.89 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 3069/4-ൽ 17 സെന്റും, 3068/7-1-ൽ 21 സെന്റും.

11. 760-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ചെല്ലമ്മ മാർഗ്ഗവിഅമ്മ 11.54 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 4502/2-ൽ 7 ഏക്കർ 50 സെന്റ്.

12. 820-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ചെല്ലമ്മയും നീലകണ്ഠൻ 10.79 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 3900/2-ൽ 30 സെന്റ്.

13. 879-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പാർവ്വതിപ്പിള്ള കമലമ്മപ്പിള്ള 11.91 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 3883/7-3-ൽ 1 ഏക്കർ 50 സെന്റ്.

14. 1118-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വിശാലാക്ഷി ലബ്ബ അയിഷാബീവി 9.36 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 7979/4.1-ൽ 1 ഏക്കർ 50 സെന്റ്.

15. 1737-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം നാരായണിഅമ്മ പൊന്നമ്മ 11.13 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 3674/1-ൽ 79½ സെന്റ്.

16. 7788-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം നാരായണ പിള്ള ഭഗവതിപ്പിള്ള 76.73 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 7041/1-ൽ 3 ഏക്കർ.

17. 2377-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പത്മനാഭൻ പരമേശ്വരൻ 9.73 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 3742/2-ൽ 7 ഏക്കർ 7 സെന്റ്.

18. 7369-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മാതേവി പാർവ്വതി 12.23 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 2638-ൽ 1 ഏക്കർ 15 സെന്റ്.

19. 2570-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം നാരായണിഅമ്മ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ 10.05 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 4151/1-5-ൽ 81 സെന്റ്.

20. 7599-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കാസിംകുഞ്ഞ് അലിയാരുകുഞ്ഞ് 16.47 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 7811/3-ൽ 1 ഏക്കർ 47 സെന്റ്.

71. 2654-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി സെയ്തു മുഹമ്മദ് കണ്ണ് മുഹമ്മദുകണ്ണ് 10.13 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 3933/2.7-ൽ 34½ സെന്റ്.

22. 2656-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ചെല്ലമ്മ താലിയാ മകന്റെ 12.98 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4418/1-ൽ 1 ഏക്കർ 24 സെന്റ്.

25. 2210-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കേശവപിള്ള ബാലകൃഷ്ണപിള്ള 14.44 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 1795/2-ൽ 1 ഏക്കർ 72 സെന്റ്.

24. 2252-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി അപ്പി ഗൗരി 17.56 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 3666/5-ൽ 5 ഏക്കർ 20 സെന്റ്.

25. 2293-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ഖദീനാബീ മുഹമ്മദ്കണ്ണ് 9.76 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2920/5-ൽ 32 സെന്റ്.

26. 2861-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പൊന്നമ്മപിള്ള പാറുക്കുട്ടിപ്പിള്ള 11.92 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 5891/1-ൽ 5 ഏക്കർ 50 സെന്റ്.

22. 2895-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കുഞ്ഞുപിള്ള ജനാർദ്ദനൻപിള്ള 9.42 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2504/3-ൽ 60 സെന്റ്.

28. 2921-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി സൽമാ ഉമ്മാൾ മുഹമ്മദുമോൾ 9.59 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4532/2-ൽ 1 ഏക്കർ 12 സെന്റ്.

29. 3002-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി വേലായുധൻ ശേഖരൻ 25.24 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 5852/1.2-ൽ 45½ സെന്റ്.

50. 5035-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി അബ്ദുറഹ്മാൻ സൗദാബീവി 8.21 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4492/2-3-ൽ 1 ഏക്കർ 20 സെന്റ്.

51. 5061-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ചിന്നൻ കുഞ്ഞൻ 10.22 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4505/2-5-ൽ 86 സെന്റ്.

52. 5182-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി നാരായണൻ പുരുഷോത്തമൻ 20.08 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2138/19-ൽ 2 ഏക്കർ 80 സെന്റ്.

55. 5214-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തേവി ചിന്ന 12.28 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2229/1-ൽ 1 ഏക്കർ 84 സെന്റ്.

54. 3275-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ശങ്കരൻ നാരായണൻ 12.16 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4002/1.2-ൽ 24 സെന്റ്.

35. 5284-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ഇസ്മായിൽ പിള്ള അബ്ദുൾഖാലിക്ക് 15.08 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2184-ൽ 6 ഏക്കർ 24 സെന്റ്.

36. 5295-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി അബ്ദുൽഖാദർ ജമീലാബീവി 11.02 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 1955/2-ൽ 2 ഏക്കർ.

52. 3355-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി നാരായണൻ ലക്ഷ്മി 9.66 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 3285/3-ൽ 46 സെന്റ്.

38. 3565-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി റഷീദാ ഉമ്മാൾ നബീസാബീവി 9.42 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2965/2-ൽ 2 ഏക്കർ 2 സെന്റ്.

59. 3585-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം താഹാമുൽ റഷീദ് 12.18 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2285/1-ൽ 50 സെന്റ്.

40. 5484-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി സെയിനബാ ഉമ്മാൾ സുലൈഖാ ഉമ്മാൾ 11.51 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 1962/1.1-ൽ 99 സെന്റ്.

41. 5622-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കല്യാണിഅമ്മ കൊച്ചമ്മ 9.56 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4325/1-ൽ 2 ഏക്കർ.

42. 5654-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി മാധവൻപിള്ള നാരായണപിള്ള 8.24 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 1824-ൽ 2 ഏക്കർ 76 സെന്റ്.

45. 5774-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ചക്കാളി കല്യാണി 24.61 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4145/4-ൽ 1 ഏക്കർ.

44. 3280-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി മീരാസായു മുഹമ്മദുകണ്ണ് 16.04 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2102-ൽ 2 ഏക്കർ 62 സെന്റ്.

45. 5829-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി നാവുമ്മാൾ അസുമാബീവി ഉമ്മാൾ 21.51 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4588/2-ൽ 3 ഏക്കർ 50 സെന്റ്.

46. 3928-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പരമേശ്വരൻ പിള്ള ശങ്കരനാരായണപിള്ള 9.08 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 1229/1-ൽ 1 ഏക്കർ.

42. 4053-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി നീലകണ്ഠൻ പത്മനാഭൻ 18.66 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4132/2-ൽ 4 ഏക്കർ 20 സെന്റ്.

48. 4094-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കൊച്ചു പാത്തുമ്മാൾ സെയിനബീവി 9.91 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2061/2-ൽ 9 സെന്റ്.

49. 4106-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ചിന്നൻ നാരായണൻ 6.94 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 1951/15-ൽ 93 സെന്റ്.

50. 4216-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ശേഖര ഇസ്മായിൽപിള്ള 2.51 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു 4561/5-ൽ 1 ഏക്കർ.

51. 4456-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി സുൽത്താൻപിള്ള ഇസ്മായിൽ 24.58 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 1956/1-ൽ 12 സെന്റും, 2098/2-ൽ 20 സെന്റും, 2802/3-1-ൽ 42 സെന്റും, 7802/5-3-ൽ 25 സെന്റും, 2807/5-ൽ 70 സെന്റും.

52. 4458-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കാസിംപിള്ള സാറാ ഉമ്മാൾ 12.04 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2695-ൽ 1 ഏക്കർ.

53. 4474-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി അബ്ദുൽഖാദർ കരീംറാവുത്തർ 6.26 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4569/2.4-ൽ 1 ഏക്കർ 51 സെന്റ്.

54. 4507-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി അബ്ദുൽഖാദർ ലബ്ബ അബ്ദുൽഖരീം ലബ്ബ 2.35 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 1942/2-1-ൽ 1 ഏക്കർ 35 സെന്റ്.

55. 4515-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി നീലകണ്ഠൻ കുഞ്ഞൻ 11.95 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 1901/19-ൽ 1 ഏക്കർ 62 സെന്റ്.

56. 4562-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കാളി നാരായണൻ 10.63 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 1915/5-ൽ 1 ഏക്കർ 51 സെന്റ്.

52. 4565-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി അയ്യപ്പൻ ഈശ്വരി 7.23 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4554/5-ൽ 74 സെന്റ്.

58. 4589-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ഉമ്മിണിഅമ്മ ലക്ഷ്മിഅമ്മ 6.82 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4432-ൽ 1 ഏക്കർ 9 സെന്റ്.

59. 4595-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പക്കീർമകന്റെ മുഹമ്മദ്തമ്പി 6.41 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2109/22-ൽ 51 സെന്റ്.

60. 4608-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് 9.28 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4350/1-ൽ 50 സെന്റ്.

61. 4017-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി നീലകണ്ഠപ്പിള്ള താണുപിള്ള 21.01 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2146/2.1-ൽ 2 ഏക്കർ 6 സെന്റ്.

67. 4862-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി മീരാൻപിള്ള അബ്ദുൽസമദ് 11.10 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4351/2-ൽ 1 ഏക്കർ 62 സെന്റ്.

63. 4526-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ഉമ്മിണി ലക്ഷ്മി 25.94 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2895/1-ൽ 2 ഏക്കർ 52 സെന്റ്.

64. 4994-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ഷെയ്ഖ്‌നാലി പിള്ള സാലികാ ഉമ്മാൾ 9.82 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2249/2-ൽ 12 സെന്റ്.

65. 4492-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി അബ്ദുൽഖാദർ റാവുത്തർ മുഹമ്മദ് റാവുത്തർ 25.58 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2238/2-ൽ 98 സെന്റ്.

66. 5052-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കുഞ്ഞുപിള്ള വാസുദേവൻപിള്ള 10.25 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 5072/2.2-ൽ 9 സെന്റും, 5077/1.4-ൽ 6 സെന്റും.

62. 5065-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി സഫിയാബീവി സൗദാബീവി 8.49 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4568/2.5-ൽ 50 സെന്റ്.

68. 5024-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി മാധവൻ ലക്ഷ്മി 18.08 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4127/4-ൽ 3 ഏക്കർ 21 സെന്റ്.

69. 5129-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ലക്ഷ്മിഅമ്മ ദേവകിഅമ്മ 17.40 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2154/4-ൽ 54 സെന്റ്.

20. 5207-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി മറിയം ബീവി ഉമ്മാൾ കദീജുമ്മാൾ 9.45 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2056/2-1-ൽ 1 ഏക്കർ 3 സെന്റ്.

71. 5245-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി രാമൻ ശങ്കരൻ നായർ 10.48 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 1858/1.5-ൽ 26 സെന്റ്.

72. 5545-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ശങ്കരൻ ആശാരി ചെല്ലപ്പനാശാരി 8.28 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4561/4.4-ൽ 1 ഏക്കർ 47 സെന്റ്.

25. 5412-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി അവ്വാ ഉമ്മാൾ ജമീലാബീവി 11.44 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 2911/4.4-ൽ 1 ഏക്കർ 20 സെന്റ്.

24. 5426-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ചിന്നമ്മ ചെമ്പകക്കുട്ടിഅമ്മ 14.25 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 4406/1-ൽ 2 ഏക്കർ 2 സെന്റ്.

75. 5458-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി നീലകണ്ഠൻ ശങ്കരൻ 11.40 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 3771-ൽ 7 ഏക്കർ.

76. 5460-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ലക്ഷ്മിയമ്മ പൊന്നമ്മ 9.71 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 7876/1-ൽ 1 ഏക്കർ 83 സെന്റ്.

77. 5568-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇസ്മായിൽപിള്ള ആമുഞ്ഞുകാവിവി 8.80 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 7703-ൽ 70 സെന്റ്.

78. 5571-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കാസ്യുൻപിള്ള അസുമാബീവി 8.80 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 4767/6-ൽ 1 ഏക്കർ 97 സെന്റ്.

79. 5578-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇസ്മായിൽപിള്ള അബ്ദുൽ സമദ് 14.19 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 7707-ൽ 81 സെന്റ്.

80. 5585-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇസ്മായിൽപിള്ള സെയിനദ്ദീൻ 7.10 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 2693/5-ൽ 1 ഏക്കർ 14 സെന്റ്.

81. 5670-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കുഞ്ഞൻ ശങ്കര 7.03 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 7573/1.7-ൽ 95 സെന്റ്.

82. 5670-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മഹമ്മദ്കണ്ണ് റസാക്കുട്ടി ഉമ്മാൾ 6.48 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 2377/7.7-ൽ 14 സെന്റ്.

83. 5693-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ദ്രവ്യം അപ്പുപ്പൻ 8.93 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 4534/4-ൽ 97 സെന്റ്.

84. 5775-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മഹമ്മദ്കണ്ണ് സീവികണ്ണ് 13.97 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 1946/7.1-ൽ 37 സെന്റ്.

85. 5975-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പാത്തുമ്മാൾ വീവികണ്ണ് 10.35 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 7194/7-ൽ 1 ഏക്കർ.

86. 5977-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അലിയാരുകണ്ണ് അബ്ദുൽകണ്ണ് 18.79 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 4555/7-ൽ 7 ഏക്കർ.

87. 5958-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വേലായുധൻപിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ള 50.49 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 1978/2-ൽ 1 ഏക്കർ.

88. 60-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സുന്ദരൻപിള്ള കാസ്യുൻപിള്ള 43.09 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 4070-ൽ 1 ഏക്കർ 11 സെന്റ്.

89. കണ്ടകപ്പാട്ടം 81-83 മുതൽ 87 വരെ നമ്പരുകൾ പ്രകാരം നാരായണക്കുറുപ്പ് കാളക്കുറുപ്പ് 44.49 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 3909/4-ൽ 80 സെന്റ്.

90. കാർഷികാദായനികുതി വകയിൽ മാധവൻ ഗംഗാധരൻ 919.31 രൂ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് സർവ്വെ 1779-ൽ 4 ഏക്കർ 7 സെന്റും, 7951/5-ൽ 3 ഏക്കർ 47 സെന്റും, 1780/2-ൽ 1 ഏക്കർ 37 സെന്റും, 1718/1.2.3-ൽ 1 ഏക്കർ 57 സെന്റും, 2149/5-18.19-ൽ 4 ഏക്കർ 47 സെന്റും ആകുന്നു.

3

1958 മാർച്ച് 74.

വില്ലേജ്—ഉഴമലയ്ക്കൽ.

കടപ്ലിക ഇനം—കരം 'കണ്ടകപ്പാട്ടം, പഞ്ചായത്തു കരം.

പട്ടിക.

1. 75-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ ചിറവിട്ട് മുറിയിൽ തൊളിക്കോട്ട് പതിയാരത്ത് വീട്ടിൽ ജാനകി പങ്കജാക്ഷി 5.61 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 1786/7-ൽ 70 സെന്റ് നിലം.

7. 461-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ നെടുമങ്ങാട് വില്ലേജിൽ വെള്ളാറക്കോട്ട് മുറിയിൽ തമ്പുരാൻ പൊയ്കയിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഈശ്വരിഅമ്മ പാർവ്വതിഅമ്മ 11.84 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് എ. വില്ലേജിൽ റീസർവ്വെ 7263/3-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

3. 523-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ നെടുമങ്ങാട് വില്ലേജിൽ വെട്ടമ്പള്ളി മുറിയിൽ അയ്യൂരാട്ട് വീട്ടിൽ ഈശ്വരിഅമ്മ ചെമ്പകക്കുട്ടിഅമ്മ 77.95 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 670/7-ൽ 57 സെന്റ് പുരയിടം.

4. 530-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ നെടുമങ്ങാട് വില്ലേജിൽ തെക്കുംകര മുറിയിൽ മഠത്തിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ നായർ ശങ്കുണ്ണിനായർ 15.46 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് എ. വില്ലേജിൽ 7031/1-ൽ 78 സെന്റ് നിലം.

5. 565-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ വെള്ളനാട് വില്ലേജിൽ ചാങ്ങയിൽ മുറിയിൽ കിഴവിളാകത്തു വീട്ടിൽ ഈശ്വരൻ പത്മനാഭൻ 6.77 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് എ. വില്ലേജിൽ റീസർവ്വെ 7723/3-ൽ 20 സെന്റ് നിലം.

6. 617-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിട്ട മുറിയിൽ തേവൻപാറ കിഴക്കേക്കര പുത്തൻ വീട്ടിൽ പാത്തുമ്മാൾ മൈതീൻബീവി 9.77 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 719/4-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

7. 676-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിട്ട മുറിയിൽ അമ്പലത്തോട്ട് മേക്കേക്കര പുരയിടത്തിൽ ഈശ്വരി വള്ളി 8.48 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 7733/1-ൽ 58 സെന്റ് പുരയിടം.

8. 906-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിട്ട മുറിയിൽ പരിപ്പാട്ടുപാറ മേലേവിളാകത്തു വീട്ടിൽ കണ്ണി ചെല്ലമ്മ 5.56 രൂ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 1388/2-ൽ 13 സെന്റ് നിലം.

9. 780-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിട്ട മുറിയിൽ തൊളിക്കോട്ട് പാറയംവിളാകത്തു വീട്ടിൽ അഹമ്മദുപിള്ള അസനാരുപിള്ള 71.87 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 838/7-ൽ 14 സെന്റ് നിലവും 705/7-ൽ 14 സെന്റ് നിലവും.

10. 1043-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിട്ട മുറിയിൽ ശാസ്താംകോണിൽ തെക്കേക്കര പുത്തൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുപ്പിള്ള സുകുമാരപ്പണിക്കർ 13.70 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 1684/37-ൽ 18 സെന്റ് നിലം.

11. 1099-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ നെടുമങ്ങാട് വില്ലേജിൽ വെള്ളാരക്കോട്ട് മുറിയിൽ കമ്പുറത്തു കിഴക്കേക്കര വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ മാധവൻ 7.01 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 1687/1-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

17. 1159-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിട്ട മുറിയിൽ കണിയാരംകോട്ട് മേക്കേക്കര വീട്ടിൽ ഈശ്വരി കൊച്ചുകുഞ്ഞ് 18.01 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 7035/7/4-ൽ 14 സെന്റ് നിലം.

13. 1507-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ കരകുളം വില്ലേജിൽ പുണിക്കര മുറിയിൽ തെക്കേവിളയിൽ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ള 10.83 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 1930/1-ൽ 71 സെന്റ് നിലം.

14. 1704-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ വെമ്പായം വില്ലേജിൽ പുത്തൻചന്ത പാർവ്വതീപുരം ബംഗ്ലാവിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ പാർവ്വതിഅമ്മ 70.79 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 1556-ൽ വീതം 70 സെന്റ് നിലം.

15. 1761-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിട്ട മുറിയിൽ തേവൻപാറ പുത്തൻ വീട്ടിൽ കരാദൻ നാടാർ എന്ന ജോസഫ് നാടാർ 7.40 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 741/33-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

16. 1927-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിട്ട മുറിയിൽ തേവൻപാറ മേക്കേക്കര പുത്തൻ വീട്ടിൽ വീവിഉമ്മാൾ റഷീദുമ്മാൾ 6.57 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 741/58/7-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

17. 7117-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ നെടുമങ്ങാട് വില്ലേജിൽ കരിപ്പൂര് മുറിയിൽ ഒഴുകുപാറ തെക്കേ പുത്തൻ വീട്ടിൽ സുൽത്താൻപിള്ള ഷാഹുലമീദ് 47.13 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 1657/5-ൽ 59 സെന്റ് നിലം.

18. 2194-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിട്ട മുറിയിൽ ചേന്നമ്പാറ പുത്തൻ വീട്ടിൽ നാരായണസ്വാമി രാമസ്വാമി നായിഡു 6 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 1351/4-ൽ 75 സെന്റ് പുരയിടം.

19. 7775-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിട്ട മുറിയിൽ പേരിനാട്ട് തെക്കേക്കര പുത്തൻ വീട്ടിൽ മറിയാമ്മാൾ റഷീദുമ്മാൾ 7.41 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 667/3-ൽ 12 സെന്റ് നിലം.

70. 7405-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചായത്തു കൈതക്കുഴി കണ്ടംപുറത്തു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള നാരായണപിള്ള 7 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 309/7-ൽ 14 സെന്റ് നിലം.

71. 7444-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിട്ട മുറിയിൽ ചാമ്പ ചരുവിളാകത്തു വീട്ടിൽ ശേവതി ജാനകി 7.05 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 7776/7/4-ൽ 15 സെന്റ് നിലം.

77. 7568-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിട്ട മുറിയിൽ തൊളിക്കോട്ട് വടക്കേക്കര പുത്തൻ വീട്ടിൽ മൈതീൻബീവി മറിയംബീവി 7.07 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 695/1-ൽ 64 സെന്റ് പുരയിടം.

75. 7599-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ ആര്യനാട് വില്ലേജിൽ കോട്ടയ്ക്കകം മുറിയിൽ പറയാട്ട് പുത്തൻ ബംഗ്ലാവിൽ പീരുക്കണ്ണുപിള്ള മൊയ്തീൻപിള്ള 77.54 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 7143/2-ൽ 78 സെന്റ് പുരയിടം.

74. 2734-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ഉഴുക്കേരി കിഴക്കേക്കര വാറവിളാകത്തു വീട്ടിൽ കൊച്ചുപെണ്ണു ജാനകി 3.07 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 1695/3/1-ൽ 18 സെന്റ് പുരയിടം.

24. 3055-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ ആര്യനാട് വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ വാഴൂറ്റ് മേലേതിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ അസനാരുപിള്ള നിരാൻപിള്ള 71.88 രൂ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് റീസർവ്വെ 1640/7-ൽ 76 സെന്റ് നിലം.

75. 5108-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ നെടുമങ്ങാട് വില്ലേജിൽ കരിപ്പൂര് മുറിയിൽ മന്നൂർക്കോണത്തു വടക്കേക്കര പുരയിടത്തിൽ ..ള്ള കാളി 8.42 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 1620/3-ൽ 57 സെന്റ പുരയിടം.

26. 927-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ മുഴക്കുന്നൂർ വില്ലേജിൽ ചിറവിള മുറിയിൽ തെവംപാറ കിഴക്കേക്കര പുത്തൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുപിള്ള ഈശ്വരിക്കാത്തു 7.67 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 717/1-ൽ 40 സെന്റ പുരയിടം.

27. 3670-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിള മുറിയിൽ തല്ലംകോട്ട് പുത്തൻ വീട്ടിൽ നാരായണൻ കൃഷ്ണൻ 5.55 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 1845/2-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

28. 3678-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിള മുറിയിൽ തോട്ടത്തുകാലായി പുത്തൻ വീട്ടിൽ മറിയുമ്മാൾ മെബിസാബിവി 8.57 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 720/1-ൽ 17 സെന്റ നിലം.

29. 5864-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ഓമനവിളയിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള 6.94 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 1257/2-ൽ 51 സെന്റ പുരയിടം.

30 3801-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ ആനാട് വില്ലേജിൽ മുല്ലിമാന്നൂർ തെക്കേതിൽകത്തു വീട്ടിൽ മീരാൻപിള്ള മുഹമ്മദുഹനീഫാ 7.08 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 1610/2-ൽ 62 സെന്റ പുരയിടം.

31. 4454-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിള മുറിയിൽ തെക്കേതിൽകത്തു വീട്ടിൽ സെയ്തു മുഹമ്മദാലി 102.25 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 996-ൽ 44 സെന്റ നിലം.

32. 4553-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി മുറിയിൽ ആലംകോട്ട് പുത്തൻ വീട്ടിൽ നങ്ങപ്പിള്ള കല്യാണിപ്പിള്ള 7.07 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 2296/5-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

33. 4591-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ പനയ്ക്കോട്ട് വടക്കേക്കര പുത്തൻ വീട്ടിൽ നാരായണൻ ഗോപാലൻ 10.66 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 1927/3-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

34. 4598-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ വെള്ളനാട് വില്ലേജിൽ വാളിയറ മുറിയിൽ കാവുവിള കോണത്തു വീട്ടിലുള്ള മുഴക്കുന്നൂർ വില്ലേജിൽ ചിറവിള മുറിയിൽ തെമ്പാംമൂട്ട് പുരയിടത്തിൽ കാളി നാരായണി 16.99 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 2111/2-ൽ 14 സെന്റ നിലം.

35. 4887-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ അരിയന്നൂർ വില്ലേജിൽ വെൺപകൽ ദേശത്തു ഇലവുന്താൻ തലത്തിറി പുത്തൻ വീട്ടിൽ കമാറൻ ചെല്ലപ്പൻ 7.74 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 1818/2-ൽ 84 സെന്റ പുരയിടം.

36. 5120-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ നാവായിക്കുളം വില്ലേജിൽ ടി ദേശത്തു ചിറവായിക്കോട്ട് എന്ന ദേശത്തു പിള്ളക്കളങ്ങര വീട്ടിൽ താമൻ കറുപ്പ പാറമേൽ കറുപ്പ 30.98 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 533/1-ൽ 1 ഏക്കർ 35 സെന്റ പുരയിടം.

37. 5252-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ഓമക്കോട്ടുകോണത്തു കരയിൽ വീട്ടിൽ ആയിഷാളമ്മാൾ മെബിസാബിവി 9.57 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 756/2-ൽ 36 സെന്റ പുരയിടം.

38. 5365-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ നെടുമങ്ങാട് വില്ലേജിൽ കരിപ്പൂര് മുറിയിൽ മന്നൂർക്കോണത്തു സാലിയം വെളിയത്തിൽ സുൽത്താൻപിള്ള അസനാരുപിള്ള 58.68 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 1648/4-ൽ 1 ഏക്കർ 21 സെന്റ പുരയിടം

39. 5665-ാംനമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിള മുറിയിൽ തല്ലംകോട്ട് ഇമ്പറക്കോണത്തു വിളയിൽ വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള രാമൻപിള്ള 6.45 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 1821/1-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

40. 5909-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിള മുറിയിൽ പൊരിയക്കോട്ട് തെക്കേതിൽകത്തു പുത്തൻ വീട്ടിൽ പാർവ്വതിയമ്മ ദേവകിയമ്മ 6.54 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 673/5-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

41. 5985-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിള മുറിയിൽ മൺപുറത്തു കിഴക്കേ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഈശ്വരിയമ്മ തങ്കമ്മ മുതൽ പേർ 9.90 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 1648/4-ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

42. 6845-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ചിറവിള മുറിയിൽ തല്ലാക്കോട്ട് പുലിയൂട്ട് വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ പാർവ്വതിയമ്മ 7.45 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 1841/1-ൽ 36½ സെന്റ നിലം.

43. 7218-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ പനക്കോട്ട് വലിയവിളാകത്തു മുറിയിൽ കൊച്ചുനാടാർ ചെല്ലപ്പൻനാടാർ 10.22 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 2274/2/2-ൽ 48 സെന്റ പുരയിടം.

44. 7540-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ പാലോട്ട് വില്ലേജിൽ തൂനാട് മുറിയിൽ ചെറുവള്ളി കുട്ടൻവിളാകത്തു വീട്ടിൽ അഹമ്മതുപിള്ള മുഹമ്മദുഹനീഫാ 3.99 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 577/3-ൽ 16 സെന്റ പുരയിടം.

45. 7792-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ നെടുമങ്ങാട് വില്ലേജിൽ കരിപ്പൂര് മുറിയിൽ മന്നൂർക്കോണത്തു പി. സി. ബംഗ്ലാവിൽ സുൽത്താൻപിള്ള സലാഹുദീൻ 5.99 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 1884/9-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

46 7855-ാം നമ്പർ പട്ടാദാരനായ പാലോട്ട് വില്ലേജിൽ തൂനാട് മുറിയിൽ മണ്ണറ ഇരട്ടിവിളാകത്തു വീട്ടിൽ അബ്ദുൾഖാദർ അസ്സൻബീവി 5.64 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു റീസർവ്വെ 505/1-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

(4)

1958 മാർച്ച് 21.

വില്ലേജ്—ആറനാട് ബി.

1. 98-ം, 1315-ം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകളിൻപടി പാറയംവിളാകത്തു വീട്ടിൽ പാർവ്വതിയമ്മ കാർത്യായനിഅമ്മ 6.69 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 4564/1-ൽ 45 സെന്റ പുരയിടം.

2. 126-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപടി ആറാംപുറത്തു മേക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ അബ്ദുക്കാദർ നബീസാബീവി 6.70 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3758/5-ൽ 76 സെന്റിൽ കിഴക്കറും 26 സെന്റ പുരയിടം.

3. 166-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപടി ആറാംപുറത്തു വാഴവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ അരിയൻ സുൽത്താൻ 5.17 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 4254-ൽ 1 ഏക്കർ 70 സെന്റിൽ വടക്കറും 25 സെന്റ പുരയിടം.

4. 248-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപടി തോപ്പാറകോണത്തു വീട്ടിൽ വിവിളമ്മാൾ ആയിഷാബീവി 5.55 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3351/2-ൽ 37 സെന്റിൽ കിഴക്കറും 14 സെന്റ നിലം.

5. 471-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപടി പുല്ലാമല വടക്കേക്കര പുരയിടത്തിൽ നിലൻ കുമാരൻ 5.84 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3685/5-ൽ 1ഏക്കർ 54 സെന്റ പുരയിടം.

6. 528-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപടി നെല്ലിക്കുന്നിൽ വടക്കേക്കര പുത്തൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുപിള്ളയമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ 9.41 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 5452/1-ൽ 3 ഏക്കർ 68 സെന്റിൽ വടക്കറും 50 സെന്റ പുരയിടം.

7. 683-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപടി അരത്തറ മുല പുത്തൻ വീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള ശിവശങ്കരപ്പിള്ള 28.67 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3267/1-ൽ 90 സെന്റിൽ കിഴക്കറും 28 സെന്റ നിലം.

8. 805-ം, 1457-ം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകളിൻപടി പനവൂർ പ്ലാവിളാകത്തു വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ കാണിയമ്മ 15 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 4127/2-ൽ 32 സെന്റ നിലം.

9. 807-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപടി കോട്ടൂർ ശേഖരവിലാസത്തു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ 4.76 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2008/2-ൽ 2 ഏക്കറിൽ വടക്കറും 25 സെന്റ പുരയിടം.

10. 852-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപടി പേരയത്തു തെക്കേക്കര വീട്ടിൽ ദേവകി കല്യാണി 7.11 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 5945/1-ൽ 2 ഏക്കർ 65 സെന്റിൽ വടക്കറും 25 സെന്റ പുരയിടം.

11. 915-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപടി തിട്ടംകര പനവിള പുത്തൻ വീട്ടിൽ വരത്തൻ ജ്ഞാനമുത്തൻ 4.78 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3170/1-ൽ 1 ഏക്കർ 50 സെന്റിൽ തെക്കറും 25 സെന്റ പുരയിടം.

12. 925-ം, 1059-ം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകളിൻപടി കാവുംപുറത്തു വിളയിൽ വീട്ടിൽ കാളിയമ്മ കല്യാണിയമ്മ 8.05 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 4522/1-ൽ 1 ഏക്കർ 19 സെന്റിൽ മേക്കറും 25 സെന്റ പുരയിടം.

13. 945-ാംനമ്പർതണ്ടപ്പേർപടി ഉളവട്ടത്തു കിഴക്കേക്കര പനവിളാകത്തു വീട്ടിൽ അസൻബീവി ആയിഷാബീവി 6.76 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1895/5-4-ൽ 93 സെന്റിൽ കിഴക്കറും 25 സെന്റ പുരയിടം.

14. 955-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപടി വെളുട്ട വീട്ടിൽ കൊച്ചുപ്പി ദേവകി 7.89 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1884/10-ൽ 24 സെന്റ നിലം.

15. 959-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപടി വെങ്കഴി പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഉമ്മസലുമ്മാൾ വിവിക്കുഞ്ഞ് 4.05 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 5509/1-ൽ 30 സെന്റിൽ കിഴക്കറും 14 സെന്റ നിലം.

16. 1018-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപടി വലിയവിളാകത്തു വീട്ടിൽ വറീതുമൈറാൻ അന്തോണി ഗബ്രിയേൽ മൈറാൻ 16.51 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2241/2-ൽ 1 ഏക്കർ 92 സെന്റ പുരയിടം.

17. 1027-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപടി മാങ്കുഴി കിഴക്കേക്കര പുത്തൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുരാമൻ പ്രഭാകരൻ 16.26 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3386/2-ൽ 1 ഏക്കർ 25 സെന്റ പുരയിടം.

18. 1064-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കൊല്ലേനെയക്കാരണത്തു കിഴക്കേക്കര വീട്ടിൽ അബ്ദുറഹുമാൻ മൈതീൻകണ്ണ് 3.93 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3312/11-ൽ 42 സെന്റ് പുരയിടം.

19. 1091-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ചെപ്പിലോട്ട് കരിമ്പുവിളാകത്തു വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ നാരായണൻ 6.56 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3880/2-ൽ 29 സെന്റ് പുരയിടം.

20. 1146-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഏറത്തു കുഴിയത്ത വീട്ടിൽ ജാനകിയമ്മ ഭവാനിയമ്മ 9.09 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 4020-ൽ 3 ഏക്കർ 52 സെന്റിൽ വടക്കറം 50 സെന്റ് പുരയിടം.

21. 1310-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ചേരയത്തു മേക്കേക്കര പുരയിടത്തിൽ കുഞ്ഞൻ യശോദാബായി നടേശൻ 5.94 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3946/2-ൽ 30 സെന്റ് പുരയിടം

22. 1394-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വെങ്ങാഴി തെക്കേക്കര വീട്ടിൽ സുലയിമാൻപിള്ള മുഹമ്മദനീഫ 4.88 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3498/1-ൽ 30 സെന്റ് പുരയിടം

23. 1430-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മലയടി വാഴവിള പുത്തൻ വീട്ടിൽ പാത്തുമ്മാൾ അബ്ദുള്ളമ്മാൾ 6.08 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 4251/4-ൽ 48 സെന്റ് പുരയിടം.

24. 1670-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ചെമ്പറത്തൊട്ട് പാറയം വടക്കത്തു വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ കേശവനാശാരി 5.94 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 4309/6.1-ൽ 14 സെന്റ് നിലം

25. 1697-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഇടവിളാകം മേക്കേക്കര കണ്ടംചെറത്തു വീട്ടിൽ അപ്പുൻ പത്രോസ് 5.62 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3271/100-ൽ 1 ഏക്കർ 92 സെന്റ് പുരയിടം.

26. 1716-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി തിരുമംഗലം വടക്കേക്കര പുരയിടത്തിൽ ചാത്തൻ അപ്പൻ 7.38 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3271/86-ൽ 2 ഏക്കർ 67 സെന്റ് പുരയിടം.

27. 1741-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മുള്ളിമാനൂർ തടത്തിൽ പുത്തൻ ബംഗ്ലാവിൽ പീതമ്പരം മറിയംബീവി 6.38 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1796/1-ൽ 14 സെന്റ് നിലം.

28. 1766-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഏത്തമല കുന്നിൽ പുളുവൻ പുരയിടത്തിൽ രാമൻ കാളിയാൻ 5.36 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3847/2-ൽ 1 ഏക്കർ 79 സെന്റ് പുരയിടം.

29. 1783-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഇടവിളാകം മേക്കേക്കര തെറ്റിക്കുന്നിൽ മനാസ് പത്രോസ് 17.38 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3271/117-ൽ 2 ഏക്കർ 38 സെന്റ് പുരയിടം

30. 1792-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഇടവിളാകം മേക്കേക്കര തെറ്റിക്കുന്നിൽ മനാസ് ലേവി 15.30 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3271/119-ൽ 1 ഏക്കർ 19 സെന്റ് പുരയിടം.

31. 1798-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കരിമ്പാത്തിക്കുഴി വടക്കേക്കര വീട്ടിൽ അപ്പോസ് ഏനോസ് 12.89 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3271/98-ൽ 1 ഏക്കർ 65 സെന്റ് പുരയിടം.

32. 1858-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കല്ലേറ്റ മംഗലശ്ശേരി വീട്ടിൽ ശങ്കരിയമ്മ ദേവകിയമ്മ 5.75 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 4125/1-ൽ 12 സെന്റ് നിലം.

33. 1875-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പനവൂർ കിഴക്കേക്കര വീട്ടിൽ നാഗൂർമ്മാൾ ആഷ്യബീവി 4.08 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3312/57-ൽ 22 സെന്റ് പുരയിടം.

34. 1906-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കൊന്നമൂട് മൺപുറത്തു പാറയംവിളാകത്തു വീട്ടിൽ കൊച്ചുസഹദേവൻ 5.98 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 4488/1-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

35. 1954-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കല്ലേറ്റ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ചെമ്പകക്കുട്ടിയമ്മ തങ്കമ്മിയമ്മ 5.77 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3816/1.3-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

36. 1979-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പാലുവള്ളി കിഴക്കേക്കര പുരയിടത്തിൽ നങ്ങ പാറ്റ 7.65 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3271/159-ൽ 1 ഏക്കർ 58 സെന്റ് പുരയിടം.

37. 2032-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ലക്ഷം മിഷ്യൻ വീട്ടിൽ ബെഞ്ചമിൻ തോംസൻ 5.60 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3271/88-ൽ 30 സെന്റ് പുരയിടം.

38. 2046-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കൊച്ചുനയക്കരത്തു വിളയിൽവീട്ടിൽ ആഷ്യാമ്മാൾ സുലൈമാമ്മാൾ 6.03 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3249/2.3-ൽ 30 സെന്റ് പുരയിടം

39. 2138-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വെള്ളയംചിറ കനകാലി വനത്തിൽ മുഹമ്മദകണ്ണ് ഉമ്മന്നൂമ്മ 3.93 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3272/7-ൽ 1 ഏക്കർ 8 സെന്റ് പുരയിടം.

40. 2262-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വലിയവിളാകത്തു വീട്ടിൽ ചെറുകുഞ്ഞ് ദൈവസ്യൻ അഹമ്മദലി മൈതീൻ 32.78 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2010/1-ൽ 2 ഏക്കർ 46½ സെന്റ് പുരയിടം.

41. 2298-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ചെമ്പറത്തൊട്ട് വരമ്പശ്ശേരി വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള അപ്പൻപിള്ള 5.58 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2280/1-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

42. 2299-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ചോരത്തൊട്ട് വരമ്പശ്ശേരി വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള അപ്പൻപിള്ള 4.62 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2280/3-ൽ 15 സെന്റ് നിലം.

43. 2328-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കാക്കുഴി ചെറുവലിയത്തു വീട്ടിൽ ചക്കിയമ്മ മാധവിയമ്മ 6.40 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2393/6-ൽ 40 സെന്റ് പുരയിടം.

44. 2430-ാം, 1255-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകളിൻപടി കുഴിയോട്ട് പ്ലാവിള വീട്ടിൽ മൈതീൻകണ്ണ് സെയ്ദുമുഹമ്മദ് 20.17 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3303/1-ൽ 27 സെന്റ് നിലം.

45. 2757-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മുന്നനെക്കുഴി പുത്തൻ വീട്ടിൽ നാരായണൻ ഗോപാലൻ 9. രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3271/154-ൽ 1.4-ൽ 1 ഏക്കർ 92 സെന്റിൽ വടക്കറം 50 സെന്റ് പുരയിടം

46. 2761-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മാംകുഴി തെക്കേക്കര പുത്തൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുരാമൻ പ്രഭാകരൻ 2.97 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3386/1-ൽ 12½ സെന്റ് പുരയിടം.

(5)

1958 മാർച്ച് 24-

വില്ലേജ്—കരകുളം.

1. 52-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി അപ്പുപ്പൻപിള്ള ശങ്കരപ്പിള്ള 16.44 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1025/3-ൽ 18 സെന്റ് നിലം.

2. 162-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി നാരായണപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള മുതൽപേർ 2.85 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1003/3/7-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

3. 286-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി നാരായണൻ ചെല്ലപ്പനാശാരി 6.31 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2005/2-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

4. 304-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി നീലകണ്ഠൻകുമാരൻ 7.18 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3333/3-ൽ 8 സെന്റ് നിലം.

5. 318-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള ഗോപാലപിള്ള 25.25 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2262/1/2-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം..

6. 322-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മാത്തേവൻപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള 19.70 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2732/2-ൽ 15 സെന്റ് നിലം.

7. 453-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കുഞ്ഞുപിള്ള തങ്കപ്പൻപിള്ള മുതൽപേർ 4.05 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 565/1-ൽ 34 സെന്റ് പുരയിടം.

8. 791-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ആറുമുഖംപിള്ള വിശ്വനാഥപിള്ള 10.88 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 780/3-ൽ 36 സെന്റ് പുരയിടം.

9. 844-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി അബ്ദുള്ളമ്മാൾ മറിയംബീവി 9.69 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1/4-ൽ 17 സെന്റ് പുരയിടം

10. 1079-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള നാരായണപിള്ള 7.52 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1825/1-ൽ 12 സെന്റ് നിലം.

11. 1090-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി അലമേലു ജാനകിയമ്മ 27.13 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 900-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

12. 1196-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കുഞ്ഞിയമ്മ ഭഗവതിയമ്മ 8.46 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീ..ർവ്വെ 2681/2-ൽ 26 സെന്റ് നിലം.

13. 1410-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഇസ്രായേൽ തത്തയോസ് 13.66 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2507/1-ൽ 90 സെന്റ് പുരയിടം.

14. 1432-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ശാമുവേൽ അബ്രഹാം മുതൽപേർ 12.41 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2523/1-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

15. 1462-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കല്യാണിയമ്മ ചെല്ലമ്മ 4.73 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2603/2-ൽ 60 സെന്റ് പുരയിടം.

16. 1517-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കാളി നേശൻ 5.73 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 547/2/2-ൽ 29½ സെന്റ് പുരയിടം.

17. 1665-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കാളിയമ്മപ്പിള്ള ഗൗരിയമ്മപ്പിള്ള 18.41 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2243/2-ൽ 23 സെന്റ പുരയിടം.

18. 1671-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കുഞ്ഞുപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള 6.12 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3287-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

19 1917-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി നാരായണപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള മുതൽപേർ 20.53 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന റീസർവ്വെ 70/2-ൽ 34 സെന്റും, 71/1-ൽ 1 ഏക്കർ 67 സെന്റും പുരയിടങ്ങളും.

20. 2065-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കാത്യായനി അമ്മ ഭാഗീരഥിയമ്മ 4.96 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 276/1-ൽ 29 സെന്റും, 276/2-ൽ 2½ സെന്റും പുരയിടങ്ങളും.

21. 2149-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കബീർതോമസ് 7.48 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 587/1-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

22. 2176-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ദാസയ്യ സ്റ്റെഫാനോസ് 10.68 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2657/1-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

23. 2188-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ബേബി ജാൺസൻ 9.08 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2672-2-ൽ 73 സെന്റ പുരയിടം.

24. 2488-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി രാമലിംഗം ദാവീദ് 12.04 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് 2894/1-ൽ 10 സെന്റ പുരയിടം.

25. 2590-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കല്യാണിയമ്മ ചെല്ലമ്മ 30.37 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2824/1-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

26. 2728-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പത്മനാഭൻ പ്രഭാകരൻ 6.58 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1491-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

27 3071-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി നാണി ചാച്ചി 8.13 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1641/1-5-ൽ 49 സെന്റ പുരയിടം

28. 3232-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മാധവൻപിള്ള നീലകണ്ഠപ്പിള്ള 4.52 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2432/1-ൽ 82 സെന്റ പുരയിടം.

29. 3838-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി നാരായണി സാവിത്രി 3.44 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1687/2-ൽ 52 സെന്റ പുരയിടം.

30. 3966-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കാളിയമ്മ കാത്യായനിയമ്മ 6.05 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2245/4-ൽ 54 സെന്റ പുരയിടം.

31. 4030-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കൃഷ്ണപിള്ള ഗോപാലപിള്ള 18.66 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2862/3-ൽ 36 സെന്റ പുരയിടം.

32. 5802-ം, 4127-ം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകളിൻപടി കുമാരൻ ഭാസ്കരൻ 10.32 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3224/2-3-ൽ 21 സെന്റ നിലം.

33. 4164-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കൃഷ്ണപിള്ള രാഘവൻപിള്ള 10.41 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2886/2-ൽ 5 സെന്റ നിലം.

34. 4191-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ദയാവരൻ യാക്കോബ് 24.62 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2896/2-ൽ 29 സെന്റ പുരയിടം.

35. 4192-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി യോസഫ് എലിശാ 12.58 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2830/1-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

36. 4330-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി നീലാംബരൻ ചോതി ദാമോദരൻ ചോതി 12.95 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 50/2-ൽ 17 സെന്റ നിലം.

37. 4447-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി നാരായണപിള്ള നാരായണപിള്ള 3.71 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2211/3-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

38. 4455-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഗോപാലപിള്ള ശ്രീധരൻ നായർ മുതൽപേർ 16.75 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന റീസർവ്വെ 2712/1-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

39. 4469-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ദേവകിപ്പിള്ള കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള 3.51 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3349/2-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

40. 4593-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ജാനകിയമ്മ പാർവ്വതിയമ്മ 4.52 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2237/5-ൽ 8 സെന്റ പുരയിടം.

41. 4816-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ദാമോദരൻപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള 4.27 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 244/1-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

42. 5220-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി രാമൻ കൃഷ്ണൻ 11.61 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2773/2-5-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

43. 5309-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഗൗരിപ്പിള്ള ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള 9.16 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2536/5-3-ൽ 26 സെന്റ പുരയിടം.

44. 5430-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അബ്ദുൽഖാദർ മരിയംബീവി 7.62 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3498/4-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

45. 5573-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കാളിയമ്മ ജാനകിയമ്മ 3.39 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2054/2-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

46. 6210-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വല്യ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് 7.71 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീ 1515/8-ൽ 31 സെന്റ പുരയിടം

47. 6274-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ജാനകിയമ്മയുടെ അമ്മ മുതൽപേർ 2.65 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1190/8-ൽ 18 സെന്റ പുരയിടം.

48. 6348-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള കേശവപിള്ള 11.53 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2098/2-ൽ 39 സെന്റ പുരയിടം.

49. 6603-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പാർവ്വതിപ്പിള്ള സരസ്വതിയമ്മ 13.94 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2005/71-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

50. 6662-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പാർവ്വതിയമ്മ ഭാഗീരഥിയമ്മ മുതൽപേർ 5.40 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2536/2-2-ൽ 67½ സെന്റ പുരയിടം.

51 6967-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കുഞ്ഞുപിള്ള വാസുദേവൻപിള്ള 7.69 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 971/3-7-ൽ 5 സെന്റ നിലം.

52. 7248-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി നീലകണ്ഠപ്പിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള 9.84 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 3221/2-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

53. 7366-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി നാരായണൻ കേശവൻ 4.45 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1748/3-ൽ 54 സെന്റ പുരയിടം.

54 7648-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി നാരായണൻ ചെല്ലപ്പൻ മുതൽപേർ 2.62 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 621/1-ൽ 10½ സെന്റ പുരയിടം.

55. 1879-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി നീലകണ്ഠപ്പിള്ള രാമുപ്പിള്ള 2.63 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1020/1-2-ൽ 7 സെന്റ പുരയിടം.

56. 7919-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ജാനകിഅമ്മക്കുട്ടി മുതൽപേർ 19.17 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1581/1-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

57. 7992-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കല്യാണിയമ്മ ചെല്ലമ്മ 3.94 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2558/3-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

58. 8047-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അസ്മാബീവി ഖദീജാബീവി 5.16 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2005/48-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

59. 8292-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കുഞ്ഞൻപോററി മാധവൻപോററി 8.76 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 834-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

60. 8370-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി രാമൻ നാരായണൻ നാടാർ 12.59 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2091/1-4-ൽ 30 സെന്റ പുരയിടം.

61. 8967-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കല്യാണിയമ്മ ഭാർഗ്ഗവിയമ്മ 7.59 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1931/4-ൽ 14 സെന്റ പുരയിടം.

62. 9397-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മാടൻ നാടാർ പാച്ചൻ നാടാർ മുതൽപേർ 8.23 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 2743/1-ൽ 65 സെന്റ പുരയിടം.

63. ക. തി. 87-ാം നമ്പരിൻപടി മാതേവൻപിള്ള നാരായണപിള്ള 37.66 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് റീസർവ്വെ 1927/2-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

എ. ചക്രപാണി,
നെടുമങ്ങാട്. തഹശിൽദാർ.

Chirayinkil Taluk.

NOTICE.

..1958 ജൂൺ 2.

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കാഫീസിൽ നിന്നും 1089-ലെ 11-ാം നമ്പർ തിരുവിതാംകൂർ ആക്റ്റ് 9-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കിളിമാനൂർ വില്ലേജിൽ ഒരു എൻ. ഇ. എസ്. ബ്ലോക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ഗവണ്മെന്റിൽ നിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകളും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകളും

അവർതന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻമുഖാന്തരമോ സകല തെളിവുകളോടുംകൂടി 1958 ജൂൺമാസം 30-ാംനു- ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആവിധം ബാധ്യതകൾക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

വില്ലേജ്—കിളിമാനൂർ.

സർവ്വേനമ്പർ—815. വിസ്തീർണ്ണം—2 ഏക്കർ.

ചിദംബരതാണുപിള്ള,
തഹസീൽദാർ.

QUILON DISTRICT

NOTIFICATION.

Notification under Section 5 (2) of the Travancore-Cochin Land Development Act No. XXXVI of 1950.

18th June 1958.

It is hereby netified for infermatlen ef the general public that seil censervation schemes fer the Contrel and prevention ef soil eresien in the two areas specified below in the Vadasserlkara Village of Pathanamthitta Taluk of Qullen District have been prepared, and duly approved by the Land Develepment Beard as required under Sectien 4 (3) of the Trsvancere-Cochin Land Develepment Act.

1. 1056 acres ef Food Productien areas in the Kakkad Valley ef Vadasserikara Village.
2. 293 acres of Feed Production areas ln the Kakkad Valley of Vadasserikara Village.

Copies ef the approved schemes tegether with the conuccted maps and statements are availsble fer inspectien free of charge, by the public at the fellowing O.fices:

1. Taluk Office, Pathanamthitta.
2. Village Office, Vadasserikara.
3. N. E. S. Block Office, Ranni.

If any persen affected by the Scheme and listed in the Statement prepared therefere, desires to ebject te the Scheme, er any part thereof he may submit his ebjectiens in writing te the Tahsildar, Pathanamthitta or may appear befere bim in person and state his ebjections within thirty days frem this date.

1950-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ലാൻഡ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ആക്ട് (No. XXXVI ef 1950) 5 (2)-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന പരസ്യം.

ലാൻഡ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ആക്ട് 4-ാം വകുപ്പിലെ നിബന്ധനകളനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന രണ്ടു മണ്ണുസംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ ലാൻഡ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ബോർഡ് ടി ആക്ട് 4(3)-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

(1) കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, പത്തനംതിട്ട താലൂക്ക് വടശ്ശേരിക്കര വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗം 1056 ഏക്കർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദ്ധതി.

(2) ടി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ടി താലൂക്ക് ടി വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗം 293 ഏക്കർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദ്ധതി.

ടി പദ്ധതികളുടെ പകർപ്പ്, സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ, വസ്തു ഉടമസ്ഥരുടെ പേരുവിവരം, ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ജോലികളുടെ വിശദവിവരം മുതലായവ താഴെ പറയുന്ന ആഫീസുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആഫീസുസമയങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

(1) താലൂക്കാഫീസ്—പത്തനംതിട്ട.
(2) വില്ലേജ് ആഫീസ്—വടശ്ശേരിക്കര.
(3) ദേശീയവികസന പദ്ധതി ആഫീസ്—റാന്നി.

മേൽ പറയപ്പെട്ട പദ്ധതികളോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ടി പദ്ധതികളോടനുബന്ധിച്ചു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ, വ്യക്തികൾക്കോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ അഭിപ്രായമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഇന്നുമുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം നേരിട്ടോ രേഖാമൂലമോ പത്തനംതിട്ട താലൂക്ക് തഹസീൽദാർ മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

Collectorate,
Quilon.

(Sd.)
District Collector.

NOTIFICATIONS.

I

1958 ജൂൺ 7.

കൊല്ലം റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസിൽനിന്നും, 1125-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളെയും പ്രമാണവും ആക്ട് (1125-ലെ 6-ാം ആക്ട്) പ്രകാരം ഭേദഗതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും പിന്നിട് ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ 1089-ലെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആക്ട് (1089-ലെ 11-ാം നമ്പർ തിരുവിതാംകൂർ ആക്ട്) 9-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന വകുപ്പ് താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകൾക്കും ഒരിക്കൽ പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർ തന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തരമോ സകല തെളിവുകളോടുംകൂടി 1958 ജൂൺമാസം 30-ാംനു- ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാധ്യതകളുടെ സ്വഭാവവും ആവിധം ബാധ്യതകൾക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

N. B.—മേലെഴുതിയ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട സ്ഥലം 17-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം അടിയന്തിരമായിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

ആവശ്യം—[illegible] വകുപ്പ്.

താലൂക്ക്—കൊല്ലം. വില്ലേജ്—കൊല്ലം.

വസ്തുവിവരം.

സർവ്വേ നമ്പർ.	വിസ്തീർണ്ണം. ഏ. സെ.
765/11	3.500
765/2	2.00
765/14	10.500

II

1958 ജൂൺ 11.

കൊല്ലം റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസിൽനിന്നും 1089-ാമാണ്ടത്തെ 11-ാം തിരുവിതാംകൂർ ആക്ട് 9-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന വകുപ്പ് താഴെപറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർ തന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തരമോ സകല തെളിവുകളോടുംകൂടി 1958 ജൂലൈ മാസം 4-ാംനു- ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാധ്യതകളുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാധ്യതകൾക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ആവശ്യം—പാവറ മിഡിൽ സ്കൂൾ വകുപ്പ്.

താലൂക്ക്—കരുനാഗപ്പള്ളി. വില്ലേജ്—പാവറ.

സർവ്വേനമ്പർ.	വിസ്തീർണ്ണം സെന്റ്
4563/1	3.250
4563/3	6
4547/2	1.540
4548/2	1.160
4562	7.535
4546/2	250
4565/1	250
4550	4.050
4547/1	7.230
4548/1	840
4512/6	21.661
4551	3.616
4547/1	6.390
4546/1	1
4512/3	13.225

റ്റി. പി. കുട്ടൻനായർ,
റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസർ

NOTIFICATION.

1958 ജൂൺ 6

അടൂർ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസിൽനിന്നും 1125-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളും പ്രയോഗവും ആക്റ്റ് (1125-ലെ 6-ാം ആക്റ്റ്) പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ 1089-ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് ആക്റ്റ് (1089-ലെ 11-ാം നമ്പർ തിരുവിതാംകൂർ ആക്റ്റ്) 9-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന വകുപ്പ് താഴെപറയുന്നവസ്തു ഗവൺമെന്റിൽനിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർ തന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തരമോ സകലതെളിവുകളോടുകൂടി താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണം. ആ പത്രികയിൽ മേൽ ഭാരവാഹികൾക്കും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്കുവേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

ആവശ്യം—പാമേ എസ്. കെ. വി. എൽ. പ്രൈമറി സ്കൂൾ വകുപ്പ്.

ഹാജരാകേണ്ട തീയതി—1958 ജൂൺ മാസം 30-ാം തീ.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക്—കുന്നത്തൂർ. വില്ലേജ്—കുന്നത്തൂർ.

സർവ്വേനമ്പർ.	വിസ്തീർണ്ണം സെന്റ്
94/2-ബി.	25

(ഒപ്പ്)
റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസർ.

Kunnatbur Taluk

NOTICE

കുന്നത്തൂർ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും 1125-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളും പ്രയോഗവും ആക്റ്റ് (1125-ലെ 6-ാം ആക്റ്റ്) പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ 1089-ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് ആക്റ്റ് (1089-ലെ 11-ാം നമ്പർ തിരുവിതാംകൂർ ആക്റ്റ്) 9-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന വകുപ്പ് താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ഗവൺമെന്റിൽനിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർതന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തരമോ സകല തെളിവുകളോടുകൂടി താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന തീയതിയിലും സ്ഥലത്തും ഹാജരായി കാര്യവിവരപത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണം. ആ പത്രികയിൽ മേൽഭാരവാഹികൾക്കും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതകളുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു

ആവശ്യം—പെരിങ്ങനാട് എസ്. എം. പ്രൈമറി സ്കൂളിന്റെ വകുപ്പ്.

ഹാജരാകേണ്ട തീയതി—1958 ജൂലൈമാസം 10-ാം തീ.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക്—കുന്നത്തൂർ. വില്ലേജ്—പെരിങ്ങനാട്.

സർവ്വേനമ്പർ.	വിസ്തീർണ്ണം സെന്റ്
275/9ബി/2	50

സി. കെ. മത്തായി,
തഹശീൽദാർ.

Kottarakara Taluk

NOTICE.

1958 ജൂൺ 3.

കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽ നിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്റ്റ് 36-ാം വകുപ്പും പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഈ താലൂക്കിൽ പെട്ട താഴെ പറയുന്ന വില്ലേജിൽ കരക്കടിസ്ഥിക വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുടെ വക താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കളെ ജപ്തിചെയ്തു വില്ലേജാഫീസർ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും വച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിന് മനസ്സുള്ളവർ അന്നേ ദിവസം ഹാജരായി വിളിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. കൂടതൽ തുകക്ക് വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ 100-ന് 15 വീതമുള്ള സംഖ്യ ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കി 30 ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ആവർത്തിച്ച് ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽ നിന്നും കരക്കടിസ്ഥിക ആക്റ്റ് പ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആവർത്തന ലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ അയാൾക്ക് അതിന്മേൽ അവകാശമില്ലാത്തതും കൂടാതെ ഡെപ്പോസിറ്റുവച്ചിരുന്നാൽ ആയത് ഇളന്നുപോകുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞ് 30 ദിവസത്തിനകം കടിസ്ഥി കക്ഷിയോ കടിസ്ഥികയുടെ ഉടമസ്ഥനോ ആയിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

എൻ. ചെല്ലപ്പൻ നായർ,
തഹശീൽദാർ.

ലേലസ്ഥലവും ലേലസമയവും— 1958 ജൂലായ് മാസം 8-ാം തീയതി പകൽ 2 മണിക്ക് കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കാഫീസിൽ വച്ച്.

വില്ലേജ്— ഇട്ടിവാ.

കടിസ്ഥിക വിവരം— കരക്കടിസ്ഥിക.

പട്ടിക.

1. 1-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെളിനല്ലൂർ വില്ലേജിൽ അക്കന്നൂർ മുറിയിൽ മനട്ടമൺ മഠത്തിൽ കൃഷ്ണൻ കണ്ണര പണ്ടാരത്തിന് 88.46 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 888/3-ൽ 62 സെന്റ നിലം.

2. 4-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അഞ്ചൽ വില്ലേജിൽ പനയംചേരി മുറിയിൽ ഇടയിലഴികത്തു കൊച്ചുകുട്ടി വീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള വാസുദേവൻപിള്ള 6.49 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 756/13-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

3. 28-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ പാണിയാൻ ചിറിയൻ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ചെറിയൻ കണ്ണു പാത്തുമ്മാൾ 4.35 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 930/13/1-ൽ 36 സെന്റ പുരയിടം.

4. 106-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോട്ടുക്കൽ മുറിയിൽ തോമ്പായിൽ വീട്ടിൽ കാളി കല്യാണി 5.22 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 697/10/12-ൽ 40 സെന്റ പുരയിടം.

5. 165-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ മണ്ണമൺകളിലഴികത്തു വീട്ടിൽ കേശവൻ പത്മനാഭൻ 43.53 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 836/2 സി-ൽ 1 ഏക്കർ 60 സെന്റ പുരയിടം.

6. 184-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കിഴക്കേതോണി മുറിയിൽ വയ്യാനത്തു പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദക്കുറുപ്പ് മാധവക്കുറുപ്പ് മകൾ മാധവിയമ്മ ജാനകിയമ്മ 8.52 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 906/1/9-ൽ 37 സെന്റ പുരയിടം.

7. 241-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ പുത്തൻ പറമ്പു മഠത്തിൽ ശ്രീനിവാസൻ പോറ്റി നാരായണൻ പോറ്റി 18.14 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 846/1-ൽ 15 സെന്റ നിലം.

8. 257-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വയലാ മുറിയിൽ പുന്നമണ്ണിലമേലേതോട്ടത്തു വീട്ടിൽ മത്തായി കാർത്ത്യായനി 10.51 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 823/1/8-ൽ 7 സെന്റ പുരയിടം.

9. 271-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏഴംകുളം വില്ലേജിൽ കരീപ്ര മുറിയിൽ തളവൂർകോണത്തു മേലേക്കരഴികത്തു വീട്ടിൽ പാർവ്വതി കൊച്ചുകാളി 5.66 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 836/2 എ-ൽ 26 സെന്റ നിലം.

10. 346-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടമുളയ്ക്കൽ വില്ലേജിൽ ബി മുറിയിൽ കമ്പിളി കുഴിവിള വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനി ലക്ഷ്മി 12.01 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 624/1 എ/142 987-ൽ 35 സെന്റ പുരയിടം.

11. 409-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇട്ടിവാ പുത്തൻവിള വീട്ടിൽ ആശാരി കൊച്ചുപെണ്ണു കുഞ്ഞാളി 6.36 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 862/5-ൽ 37 സെന്റ പുരയിടം.

12. 414-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ മയ്യനാട്ടിൽ കാളി പത്മനാഭൻ 7.85 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 854/1/6-ൽ 12 സെന്റ പുരയിടം.

13. 447-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോട്ടുക്കൽ മുറിയിൽ ഇടവട്ട വലിയവീട്ടിൽ പുരയിടത്തിൽ ശങ്കരൻ രാമൻ 5.20 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 664/1/7-ൽ 6 സെന്റ പുരയിടം.

14. 473-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കിഴക്കേതോണി മുറിയിൽ പുനക്കളത്തു കിഴക്കേക്കരപുത്തൻവീട്ടിൽ അബ്ദുൾഖാദർ സാലിഹാ ഉമ്മാൾ 9.28 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 310/44-ൽ 40 സെന്റ പുരയിടം.

15. 494-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോട്ടുക്കൽ മുറിയിൽ വാറവിള വീട്ടിൽ മുഹമ്മദുകണ്ണു മുഹമ്മദിബ്രാഹിം 7.53 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 735/2/56-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

16. 560-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വയലാ മുറിയിൽ നെടുങ്ങോട്ടന്ന സ്ഥലത്തു പുത്തൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചു ലക്ഷ്മി 4.21 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 790/159-ൽ 12 സെന്റ നിലം.

17. 612-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇട്ടിവാ ചെറ കുളത്തു ഇടക്കര പുരയിടത്തിൽ സുൽത്താൻ കണ്ണു 9.11 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 630/5-ൽ 15 സെന്റ നിലം.

18. 741-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇട്ടിവാ ചെമ്പ മൺപ്പാവിളവീട്ടിൽ കൊച്ചു രാമൻ 9.52 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 825/72-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

19. 769-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മാവേലിക്കര വില്ലേജിൽ മണക്കാട്ടു മുറിയിൽ ചാണാരേത്തറിയിൽ ഗീവർഗീസുവർഗീസ് 6.97 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 664/278-ൽ 8 സെന്റ പുരയിടം.

20. 786-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കോട്ടക്കൽ മുറിയിൽ കൊച്ചുവീട്ടിൽ നാരാണപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള മരിച്ചു മകൻ നീലകണ്ഠകുറുപ്പു 5.01 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 688/5 എ-ൽ 34 സെന്റ പുരയിടം.

21. 840-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ചിറയാംകുളം മുറിയിൽ മണപ്പള്ളി പുരയിടത്തിൽ ആമിനാഉമ്മാ പാത്തുമ്മാ 3.61 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 624/1 എ. 145/1013-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

22. 856-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ വാകയിൽ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ചെല്ലമ്മ 4.65 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 906/1/4-ൽ 4 സെന്റ പുരയിടം.

23. 868-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ഈശ്വരൻ കേശവൻ 8.45 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 025/80-ൽ 29 സെന്റ പുരയിടം.

24. 883-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കോട്ടക്കൽ മുറിയിൽ കരിമ്പാട്ടുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ കുഞ്ഞൻ 3.94 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 755/14-ൽ 24 സെന്റ പുരയിടം.

25. 919-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കിഴക്കേക്കര വില്ലേജിൽ കിഴക്കേക്കാവിളാകത്തുനിന്നും ഇട്ടിവാ മുറിയിൽ ചെമ്പകശ്ശേരി കിഴക്കേക്കര പുത്തൻ വീട്ടിൽ ജാനകിയമ്മ ദേവകിയമ്മ 5.85 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 624/12-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

26. 946-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ചിറയാംകുളം മുറിയിൽ തെങ്ങുവിള വീട്ടിൽ ഇസ്മായിൽപിള്ള മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം 117.06 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 664/1/710-ൽ 70 സെന്റ പുരയിടം.

27. 1008-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വയലാ മുറിയിൽ നെടുങ്ങോട്ടുകോണത്തു കിഴക്കേപ്പുറത്തു പ്ലാവിള വീട്ടിൽ അവറാമ്മ ആച്ചാ ഉമ്മാൾ 4.67 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 790/1/28/25-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

28. 1070-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ മുട്ടിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ മീരാസാഹിബ് മറിയം ബീവി 6.16 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 930/75/277-ൽ 24 സെന്റ പുരയിടം.

29. 1105-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ചിറയാംകുളം മുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറേ വിളപുരയിടത്തിൽ ഇബ്രാഹിം അലിയാരു 15.96 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 624/723-ൽ 50 സെന്റ നിലം.

30. 1138-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വയലാ മുറിയിൽ നെല്ലിവിളാകം മഠത്തിൽ ചന്ദ്രൻ കറമ്പൻ മരിച്ചു മകൻ കറമ്പൻ ഗോവിന്ദൻ 4.60 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 023/142-ൽ 32 സെന്റ പുരയിടം.

31. 1159-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വയലാ മുറിയിൽ വാറ പുരയിടത്തിൽ വെള്ളാത്തൻ വെള്ളസൻ 7.32 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 864/6-ൽ 0 സെന്റ പുരയിടം.

32. 1176-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കോട്ടക്കൽ മുറിയിൽ നെടും പച്ചപുത്തൻ വീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ നായർ കുഞ്ഞൻ നായർ 5.37 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 790/15-ൽ 30 സെന്റ പുരയിടം.

33. 1196-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇട്ടിവാ മുറിയിൽ പുതുവിള വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ നീലകണ്ഠൻ 6.50 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 906/1/5-ൽ 20 സെന്റ നിലം.

34. 1209-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കിഴക്കേതോണി മുറിയിൽ മാങ്കുഴികത്തു ചരുവിള വീട്ടിൽ സ്വലൈഖാ ഉമ്മാൾ ആയിഷ ഉമ്മാൾ 21.62 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 316/1/12/96-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

35. 1210-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ മുണ്ടമൺ കളിലഴികത്തു കേശവൻ പരമേശ്വരൻ 15.19 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 854/1/18-ൽ 58 സെന്റ പുരയിടം.

36. 1225-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ചിറയാംകുളം മുറിയിൽ തെന്നാവിളവീട്ടിൽ വടക്കേക്കുളമ്പലാ വീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള രാമൻ പിള്ള 11.15 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 306/3 എ-ൽ 14 സെന്റ നിലം.

37. 1255-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടമുളയ്ക്കൽ വില്ലേജിൽ പെരിങ്ങല്ലൂർ മുറിയിൽ വെളൂർ പ്ലാവിള പടിഞ്ഞാറതിൽ ചാക്കോട്ടു അന്നാമ്മ 7.28 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 806/5 എ-ൽ 15 സെന്റ നിലം.

38. 1301-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കോട്ടക്കൽ മുറിയിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ നാരായണൻ വേലായുധൻ 9.34 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 795/16-ൽ 22 സെന്റ പുരയിടം.

39. 1506-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ കൊച്ചുവീട്ടിൽ രാമൻ കുഞ്ഞൻ മരിച്ചു ഭാര്യ കാർത്ത്യായനിയമ്മ ദേവകിയമ്മ 21.31 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 852/5 ബി-ൽ 30 സെന്റ നിലം.

40. 1507-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം എഴുകോൺ വില്ലേജിൽ കരീപ്ര മുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറേക്കര താമരക്കുളംവീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള 10.51 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 842/5 എ-ൽ 0 സെന്റ നിലം.

41. 1555-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മേലിലാ വില്ലേജിൽ ചെപ്പള്ളമുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറ്റേകത്തു പാറവിള പുത്തൻ വീട്ടിൽ മാത്തൻ യോഹന്നാൻ 7.39 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 854/1/39-ൽ 45 സെന്റ പുരയിടം.

42. 1380-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കോട്ടക്കൽ മുറിയിൽ കൊല്ലകോണത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ പിള്ള ശ്രീധരൻ പിള്ള 4.30 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 664/242-ൽ 35 സെന്റ പുരയിടം.

43. 1385-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇട്ടിവാ മുറിയിൽ ചെറുകുളത്തു പൊയ്കവിളവീട്ടിൽ വാവാകണ്ണു സെയ്യദ്‌ബീവി 13.82 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 624/1 എ 805/1189-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

44. 1402-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കിഴക്കേതോണി മുറിയിൽ ഇട്ടിയക്കര തെക്കതിൽ ഇസ്മയിൽ പിള്ള മുഹമ്മദ്‌റാവുത്തർ 8.76 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 664/290/1057-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

45. 1403-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കോട്ടക്കൽ മുറിയിൽ കൊച്ചുപ്പൊയ്ക മേലേവിള ആച്ചാരി ശ്രീനാരായണി ചിരുത 4.50 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 685/5 എ-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

46. 1407-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വയലാമുറിയിൽ കയ്യാലവീട്ടിൽ മാത്താണ്ഡൻ ഭാസ്കരൻ ഉണ്ണിത്താൻ 29.96 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 815/5 എ-ൽ 20 സെന്റ

47. 1458-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വയലാ മുറിയിൽ ഇടവട്ട പുരയിടത്തിൽ മുഹമ്മദ് കണ്ണു 6.35 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 799/6-ൽ 26 സെന്റ പുരയിടം.

48. 1468-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ വിളയിൽ വീട്ടിൽ മാധവൻപിള്ള ബാലകൃഷ്ണപിള്ള മരിച്ചു. മാതാവു മാധവി അമ്മ ജാനകിയമ്മ 13.94 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 950/1/29-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

49. 1490-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ പുത്തൻവിളവീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ നാരായണൻ 5.91 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 919/5-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

50. 1557-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കോട്ടക്കൽ മുറിയിൽ എഴിയത്തു തെക്കതിൽ മാധവക്കുറുപ്പു ചെല്ലപ്പക്കുറുപ്പു 10.12 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 624/300-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

51. 1597-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരത്തു പ്ലാവിള തെക്കതിൽനിന്നും മലപ്പുറം മുറിയിൽ നെടുങ്ങോട്ട പുത്തൻവീട്ടിൽ ചെറിയ ഇരിട്ടാണ്ടി 25.08 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 664/243/1046-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

52. 1607-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വെള്ളൂർ വില്ലേജിൽ പേരൂർ മേക്കേത്തു കതിരിക്കത്തു ഇടവിള പുരയിടത്തിൽ കുഞ്ഞുമീരാപ്പിള്ള സാഹൂമ്മാൾ 7.76 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 950/132/249-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

53. 1727-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കിഴക്കേതോണി മുറിയിൽ ആനപ്പാറ മേലേവീട്ടിൽ ഇസ്മായിൽ മൈതീൻ കണ്ണു 6.50 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 316/75-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

54. 1757-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇട്ടിവാ മുറിയിൽ പുണയിൽ ചരുവിള പുരയിടത്തിൽ രാമൻ പത്മനാഭൻ 11.46 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 823/161-ൽ 25½ സെന്റ പുരയിടം.

55. 1745-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം തൃക്കണ്ണാപുരം വില്ലേജിൽ വടക്കേക്കര ചേരിയിൽ കല്ലുവെട്ടിൽ വേലായുധൻ പിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള 5.21 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 835/10-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

56. 1755-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ചാവലോട്ട വില്ലേജിൽ ആനാകുടി മുറിയിൽ പെരിങ്ങാവ പുതുപ്പള്ളി മുഴിക്കത്തു വീട്ടിൽ സുൽത്താൻപിള്ള അബ്ദുൾഖാദർ 6.44 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 627/2-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

57. 1755-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മുറിയിൽ അലിയാരുകണ്ണു മറിയംബീവി 6.75 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 631/1-ൽ 22 സെന്റ പുരയിടം.

58. 1777-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വയലാ മുറിയിൽ കാറായിൽ കോണത്തു കിഴക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണി ലക്ഷ്മി 15.14 രൂ. തീർവാജമതിന സർവ്വേ 624/88-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

59. 1782-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഇടവാ മുറിയിൽ കല്ലുവിളാകം പുരയിടത്തിൽ സുൽത്താൻ ഉസനാർ മകൻ മുസ്തഫാ 7.80 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 297/1.51-ൽ 37 സെൻറ പുരയിടം.

60. 1808-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ കിളിമാനൂർ വില്ലേജിൽ ഇരമ്പനൂർ തെക്കേവിള പുരയിടത്തിൽ കൊച്ചു വാവാ പരീതു് 3.77 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 310/4/59-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

61. 1820-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇന്ദുമാലതി ഭായിത്തമ്പുരാട്ടി 13.53 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 923/1/25-ൽ 58 സെൻറ പുരയിടം.

62. 1824-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഇടക്കൂട്ടൂർ വില്ലേജിൽ പെരുങ്ങുളം മുറിയിൽ കുന്നുവിളയിൽ വാവ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദുകണ്ണു 17.30 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 664/592-ൽ 34 സെൻറ പുരയിടം.

63. 1825-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ അയിരൂർ വില്ലേജിൽ അയിരൂർ ചേരിയിൽ ഇടിഞ്ഞവിള വീട്ടിൽ മുഹമ്മദു കാസിം. 8.44 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 911/1എ-ൽ 18 സെൻറ നിലം.

64. 1831-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഇടവാ മുറിയിൽ കരിക്കത്തിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ സാറാ ഉമ്മാൾ അബ്ദുള്ളഉമ്മാൾ 7.89 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 297/172-ൽ 10 സെൻറ പുരയിടം.

65. 1871-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ വയലാ മുറിയിൽ ചാലിയക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പരമേശ്വരൻ പിള്ള 246.93 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 790/16.17-218-ൽ 99 സെൻറ പുരയിടം.

66. 1900-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഇടവാ മുറിയിൽ മുട്ടോടി പുതുവിള വീട്ടിൽ പാർവ്വതി കല്യാണി 17.59 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 823/103-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

67. 1930-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഇടവാ മുറിയിൽ ചെറുകുളത്തു കിഴക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ നാച്ചുമ്മാൾ മുഹമ്മദുമ്മാൾ 7.92 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 624/1എ-35-ൽ 18 സെൻറ പുരയിടം.

68. 1943-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ടി മുറിയിൽ ചെറുകുളത്തു ഇടയിലഴികം പുരയിടത്തിൽ കാതിരവാപ്പ ലബ്ബ ബാപ്പുലബ്ബ 9.13 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 631/4-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

69. 1969-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ കാവുങ്കോണത്തു പള്ളിക്ക കിഴക്കതിൽ ചെല്ലമ്മാൾ 9.09 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 930/1/165/5-ൽ 31 സെൻറ പുരയിടം.

70. 1979-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ കേട്ടേക്കൽ മുറിയിൽ സംക്രമത്തു വീട്ടിൽ സരസ്വതിയമ്മ തങ്കമ്മ 9.94 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 771/12-ൽ 36 സെൻറ പുരയിടം.

71. 2011-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ പെരുങ്കുളത്തു പുണവിള വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ പങ്കജാക്ഷിയമ്മ 2.89 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 902/5/6-ൽ 8 സെൻറ പുരയിടം.

72. 2054-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഓ[illegible]ിരപ്പള്ളി വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ കൊച്ചു കരിപ്പാപറമ്പു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ ദാമോദരൻ 14.63 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 624/1എ-304-1034-ൽ 48 സെൻറ പുരയിടം.

73. 2097-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ കടയ്ക്കൽ മുറിയിൽ വാർഡിക്കോണത്തു പുലക്കുഴി വീട്ടിൽ പപ്പുപെണ്ണു വെളുമ്പി 6.89 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 297/29/115-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

74. 2102-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ചടയമംഗലം മുറിയിൽ കന്നവിളവീട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഉമ്മാൾ അസ്സൻബീവി 5.46 തീർവ സർവ്വെ 310/1/6-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം

75. 2104-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ മണലുവട്ടത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള സുകുമാരപിള്ള 8.93 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 906/1/36-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

76. 2136-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ കിളിമാനൂർ വില്ലേജിൽ പൊങ്ങനാട്ടുദേശത്തു വിളയിൽവീട്ടിൽ വേലായുധൻ കുഞ്ഞൻ 14.41 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 709/1എ-ൽ 19 സെൻറ നിലം.

77. 2145-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ കോട്ടുക്കൽ മുറിയിൽ കാവിൽ ഇടയിലഴികത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ മീരാസായു അസുമാബീവി 5.71 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 624/307-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

78. 2156-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ കേട്ടേക്കൽ മുറിയിൽ പറങ്കിമാംവിള പുരയിടത്തിൽ കുഞ്ഞൻ കിട്ടു 11.90 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 664/390-ൽ 33 സെൻറ പുരയിടം.

79. 2159-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ വയലാ മുറിയിൽ കോവൂർ വാഴവിള വീട്ടിൽ ശങ്കരിയമ്മ ചെല്ലമ്മ 4.93 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 859/6/13-ൽ 22 സെൻറ പുരയിടം.

80. 2199-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഇടവാ മുറിയിൽ മുട്ടോട വിളയിൽ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി തങ്കമ്മ കുഞ്ഞുകുട്ടിപ്പിള്ള 2.99 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 823/36-ൽ 5 സെൻറ പുരയിടം.

81. 2256-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ വയലാ മുറിയിൽ കാറ്റാടി ചരുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ മീനാക്ഷിയമ്മ 6.82 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 790/1/10-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

82. 2296-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ കേട്ടേക്കൽ മുറിയിൽ പാറവിളമുട്ട വീട്ടിൽ നാരായണൻ നാരായണൻ 7.02 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 746/2-ൽ 20 സെൻറ പുരയിടം

83. 2341-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഇടവാ മുറിയിൽ പുലിയംകോണത്തു നമ്പാംവിള വീട്ടിൽ കേശവൻ വെളുത്തൻ 30.55 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 297-1-33-2-ൽ 16 സെൻറ പുരയിടം.

84. 2412-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ വയലാ മുറിയിൽ വെള്ളാരംകുളത്തു കിഴക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ നായർ, നാരായണൻ നായർ 12.13 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 879/23 എ-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

85. 2457-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ കിഴുവിലം വില്ലേജിൽ ടി ചേരിയിൽ ഇണ്ടവിള വീട്ടിൽ മുഹമ്മദുകണ്ണു പാത്തുമ്മാൾ മരിച്ചു മകൾ ഹവ്വാ ഉമ്മാൾ 9.43 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 624/380-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

86. 2463-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ വയലാ മുറിയിൽ വെള്ളാരംകുളത്തു കിഴക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണി അമ്മ കല്യാണി അമ്മ 18.72 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 885-1/1-ൽ 11½ സെൻറ നിലം.

87. 2465-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ കടയ്ക്കൽ മുറിയിൽ ഇടയ്ക്കാണി വീട്ടിൽ ചെല്ലമ്മ മഹേശ്വരിയമ്മ 6.69 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 906-5-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

88. 2480-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ കിഴക്കേപ്പുറത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ കുട്ടിക്കുറുപ്പു ഗംഗാധരക്കുറുപ്പ് 6.11 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 842/2എ-23-ൽ 10 സെൻറ നിലം.

89. 2491-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ചിറ്റാട്ടു വില്ലേജിൽ വടിഞ്ഞാറ്റു ചേരിയിൽ ഉണ്ടൻകോട്ട് വീട്ടിൽ കൊല്ലക്കാരൻ കൊച്ചുകോശി ഉമ്മൻ 36.54 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 664/365-ൽ 54 സെൻറ പുരയിടം.

90. 2499-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ കുളിയഴികത്തു വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുഹമ്മദ് 14.99 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 910/15എ-ൽ 45 സെൻറ പുരയിടം.

91. 2539-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ വയലാ മുറിയിൽ കളിയിക്കത്തു വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ പങ്കജാക്ഷിയമ്മ 3.77 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 811/1-ൽ 31 സെൻറ പുരയിടം.

92. 2545-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ കല്ലേലം ഭാഗം വിൽവട്ടം വില്ലേജിൽ വെട്ടിക്കാഴത്തു ചേരിയിൽ പണയിൽവീട്ടിൽ ജാനകിയമ്മ പങ്കജാക്ഷിയമ്മ 8.50 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 906/1/11-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

93. 2547-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ വഴങ്ങോട്ട് കിഴക്കേടത്തു വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള രാമൻപിള്ള 6 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 854/91-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

94. 2735-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ടി മുറിയിൽ പെരുങ്കുളത്തു പുണവിളവീട്ടിൽ പങ്കജാക്ഷിയമ്മ സരസ്വതിയമ്മ 4.32 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 825-5എ-15-ൽ 16 സെൻറ നിലം.

95. 2580-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ടി മുറിയിൽ വട്ടപ്പാട്ട കുളിവിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ കൊച്ചു കുഞ്ഞമ്മ 4.42 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 899-4എ-10-ൽ 10 സെൻറ നിലം.

96. 2642-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ ചടയമംഗലം വില്ലേജിൽ കുന്നുംപുറത്തു ചരുവിളത്തുമുട്ട് വീട്ടിൽ നാരായണക്കുറുപ്പ പത്മനാഭക്കുറുപ്പ 21.04 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 612/4-ൽ 11 സെൻറ നിലം.

97. 2646-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ കണിയാപുരം വില്ലേജിൽ ചാന്നാ പെരുങ്ങോട്ടുകുന്നത്തു പനവട്ടുവീട്ടിൽ അബ്ദുൽഖാദർ കണ്ണു ഇസ്മായിൽ റാവുത്തർ 81.32 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 903/2-ൽ 25 സെൻറ നിലം.

98. 2677-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ വയലാ മുറിയിൽ പുന്നമൺഏലാ പുതുവൽവീട്ടിൽ നീലമ്പി പത്മനാഭൻ 9.47 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 624-874-945-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

99. 2681-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ വയലാ മുറിയിൽ പുന്നമൺ ഏലാ പടിഞ്ഞാറേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള 6.49 രൂ. തീർവ സർവ്വെ 624-874-944-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

100. 2709-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കിഴക്കോത്ത് മുറിയിൽ വള്ളത്തോട്ടു കൊച്ചുപുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണക്കുറുപ്പ് ഗംഗാധരക്കുറുപ്പ് 4.88 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 624-748എ-1162-ൽ 10 സെന്റ് നിലം.

101. 2712-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇട്ടിവാ മുറിയിൽ ചരുവിളവീട്ടിൽ ഞൊണ്ടു മക്കാറും ഐഷാബീവി 5.98 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 624-316-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

102. 2799-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ നിലമേൽ തോട്ടത്തിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള 3.59 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 920-5-7-ൽ 28 സെന്റ് പുരയിടം.

103. 2802-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോട്ടുക്കൽ മുറിയിൽ ചാത്തിരിക്കൂട്ടിൽ പാർവ്വതി നാണി 5.64 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 735-43-148-ൽ 13½ സെന്റ് പുരയിടം.

104. 2835-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കിളിമാന്നൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ പൂരാടംനാൾ തമ്പുരാട്ടി 5.07 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 923-88-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

105. 2886-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇട്ടിവാ വില്ലേജിൽ കിഴക്കുംകരക്കോണത്തു മാവിളനമ്പൻ കുഞ്ഞൻ 12.70 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 302-4എ-ൽ 27 സെന്റ് നിലം.

106. 2895-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇട്ടിവാ മുറിയിൽ മുട്ടോടിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ചിന്നമ്മ കൊച്ചിക്കുട്ടിയമ്മ 5.47 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 823-1-54-68-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

107. 2907-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇട്ടിവാ മുട്ടോടിയിൽ ചരുവിളവീട്ടിൽ പാർവ്വതി പൊന്നമ്മ 3.21 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 323-1-74-ൽ 17½ സെന്റ് പുരയിടം.

108. 2913-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി തലപ്പേരൂർ മുറിയിൽ കിഴക്കുപുറത്തു വീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപിള്ള രാഘവൻപിള്ള 5.72 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 664-498-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

109. 2934-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വയലാമുറിയിൽ കരിക്കോട്ടു ചരുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപിള്ള രാമൻപിള്ള 8.01 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 790-35-316-ൽ 14½ സെന്റ് നിലം.

110. 2946-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചടയമംഗലം മുറിയിൽ തെന്നൂർ വീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള രാമൻപിള്ള 8.84 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 823-40-ൽ 18 സെന്റ് പുരയിടം.

111. 2954-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇളമാട്ടിൽ വില്ലേജിൽ അവർത്തോട്ടത്തു മുറിയിൽ കാമ്പിയിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള പത്മനാഭപിള്ള 7.78 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 879-1-49-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

112. 2978-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇരവിപുരം അയ്യത്തുകര ചേരിയിൽ വലിയവിള കാവേലിപ്പുത്തൻ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു കൊച്ചാളി കൊച്ചുജമീല 12.87 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 666-1എ-3-ൽ 20 സെന്റ് നിലം.

113. 3010-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇട്ടിവാമുറിയിൽ പുള്ളിമാൻപൊയ്ക പള്ളിവിള രാമൻ മാധവൻ 16.03 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 300-2ബി-18-ൽ 20 സെന്റ് നിലം.

114. 3019-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇട്ടിവാ മുറിയിൽ ചരിപ്പറമ്പിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ പാർവ്വതിയമ്മ ഭവാനിയമ്മ 9.44 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 823-1-63-479-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

115. 3031-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഞാറയിൽക്കോണം വില്ലേജിൽ കൈക്കരി ചേരിയിൽ വലിയവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള മാധവൻപിള്ള 4.30 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 637-9-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

116. 3045-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കൊട്ടാരക്കര തൃക്കണ്ണമംഗൽ മുറിയിൽ ചെട്ടിക്കുട്ട് വടക്കതിൽവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ ജാനകിയമ്മ 5.13 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 812-2-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

117. 3106-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വയലാമുറിയിൽ വെള്ളാരംകുന്നത്തു പാലപ്പള്ളിൽ വീട്ടിൽ അയ്യപ്പക്കുറുപ്പ് രാമക്കുറുപ്പ് 13.57 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 885-2-3-ൽ 44 സെന്റ് പുരയിടം.

118. 3111-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടയന്നൂർ മുതൽ വീട്ടിൽ കാളിയമ്മ പാറുക്കുട്ടിയമ്മ 6.69 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 852-39-ൽ 9 സെന്റ് നിലം.

119. 3115-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... മുറിയിൽ രാമമംഗലത്തു പുത്തൻ വീട്ടിൽ മാധവൻ പിള്ള ചെല്ലപ്പൻ പിള്ള 5.62 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 823-1-96-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

120. 3122-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മീനാട് വില്ലേജിൽ ഇടനാട്ടുചേരിയിൽ അറപ്പുര വീട്ടിൽ നാരായണൻ ഉണ്ണിത്താൻ മാധവൻ ഉണ്ണിത്താൻ 8.50 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 815-2എ-13-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

121. 3178-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചടയമംഗലത്തു മുറിയിൽ മേലൂട്ട് പാറവിളാട്ട് വീട്ടിൽ ഗോപാലപിള്ള നാരായണപിള്ള 4.83 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 319-1-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

122. 3189-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോട്ടുക്കൽ മുറിയിൽ ചരുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ മൈതീൻകുഞ്ഞ് സാഹിബ്, സാറ 10.66 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 756-17-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

123. 3221-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വയലാമുറിയിൽ വട്ടപ്പാട്ട് അലയൂർ മാടത്തിൽ കേശവൻ നീലൻ 4.97 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 823-26-106-222-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

124. 3272-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി നാവായിക്കുളം വില്ലേജിൽ പലകക്കോട്ട് വിളവീട്ടിൽ ... പുത്തൻവീട്ടിൽ ബീവി ഉമ്മാളും പാത്തുമ്മാളും 4.23 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 930-13-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

125. 3328-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കരീപ്ര വില്ലേജിൽ ഇടയിൽ മുറിയിൽ പനമൂട്ടുവീട്ടിൽ അബ്ദുൾറഹിമാൻ കണ്ണു റാവുത്തർ 793.04 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 923-1-ൽ 25 സെന്റ് നിലം.

126. 3335-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ തെങ്ങുവട്ടത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള 5.08 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 906/168-ൽ 24 സെന്റ് പുരയിടം.

127. 3378-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോട്ടുക്കൽ മുറിയിൽ താളിക്കല്ലിൽ ചരുവിളവീട്ടിൽ ... റഹിയാമ്മയും 6.75 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 644-1-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

128. 3381-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോട്ടുക്കൽ മുറിയിൽ പുലിക്കോട്ടു വാറവിളാകത്തു വീട്ടിൽ മുഹമ്മദുകണ്ണ് കാതിരുവാപ്പ 497.32 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 634/1-ൽ 11 സെന്റും, 634/7-ൽ 25½ സെന്റ് നിലവും 624-257-131 ഈ നമ്പരുകളിൽ 1 ഏക്കർ 88 സെന്റ് പുരയിടവും.

129. 3422-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോട്ടുക്കൽ മുറിയിൽ കാഞ്ഞിരംകുഴി വെട്ടുവിള കാസീംപിള്ള ഐഷാബീവി 9.22 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 646/1 എ 2-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

130. 3446-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അഞ്ചൽ വില്ലേജിൽ മൂക്കോട്ടു മുറിയിൽ വേങ്ങവിള പുലിക്കോട്ടുകോണത്തിൽ ചാക്കോ തൊമ്മസ്സ് 10.90 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 906/1/16-ൽ 31 സെന്റ് പുരയിടം.

131. 3459-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ വെട്ടുവിള പുരയിടത്തിൽ മാത്തൻ ചിന്നൻ 10.07 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 923/82-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

132. 3476-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മീനാട് വില്ലേജിൽ കരിമ്പാലൂർക്കോണത്തു ചേരിയിൽ കോലായി പുത്തൻ വലിയവിള വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള കട്ടപ്പിള്ള 11.88 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 906/1/75-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

133. 3493-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ...യിൽ ജാനകിയമ്മ പാറുക്കുട്ടിയമ്മ 8.09 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 906/1/100-ൽ 30 സെന്റ് പുരയിടം.

134. 3518-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോട്ടുക്കൽ മുറിയിൽ അയിരു ചരുവിള വീട്ടിൽ കാതിരുവാപ്പ അബ്ദുൽഖാദർ 12.22 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 631/4/6-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

135. 3520-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ കല്ലിലഴികത്തു വീട്ടിൽ അബ്ദുൽഖാദർ മുഹമ്മദു ബീവി 20.22 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 897/4/31-ൽ 10 സെന്റ് നിലം.

136. 3526-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ വഴക്കോട്ട് പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ള 7.32 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 894/30/8-ൽ 5½ സെന്റ് നിലം.

137. 3545-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മീനാട് വില്ലേജിൽ വരിഞ്ഞത്തു ചേരിയിൽ തെക്കേക്കോട്ട് വീട്ടിൽ ചെറിയ ... കൊച്ചുകോശി ചെറിയാൻ 70.03 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 664/266/1082-ൽ 5 സെന്റ് പുരയിടം.

138. 3564-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടയന്നൂർ മുറിയിൽ ചരുവിള വീട്ടിൽ നീലകണ്ഠൻ നാരായണദാസി 3.03 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 916/29-ൽ 10 സെന്റ് പുരയിടം.

139. 3594-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വയലാ മുറിയിൽ മണ്ണൂർ ചെറുകോണം ചാത്തൻപിള്ള ചരുവിള വീട്ടിൽ ഇളിക്കുട്ടിയമ്മ ചാരമ്മ 7.99 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 854/1/72/547-ൽ 11 സെന്റ് പുരയിടം.

140. 3658-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വയലാ മുറിയിൽ പുന്നക്കോണം കിഴക്കേ വീട്ടിൽ നാരായണൻ ... 19.46 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 624/1എ/877/111-ൽ 74 സെന്റ് പുരയിടം.

141. 3660–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മിയിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള ഗോപാലപിള്ള 9.37 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 624/1 എ 872.ൽ 25 സെൻറു പുരയിടം.

142. 3709.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഇളമ്പഴന്തൂർ മുറിയിൽ പറയാട്ടു വലിയപാറ കഴുവിൽ വേലായുധികരേരി നാരായണി 97.85 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 790/72.ൽ 27 സെൻറു പുരയിടം.

143. 3757.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വയലാ മുറിയിൽ കോവൂർ പടിഞ്ഞാറേക്കര മതിവിള തങ്കമ്മ ചാച്ചി 4.77 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 825/1/127.ൽ 13 സെൻറു പുരയിടം.

144. 5775.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കോട്ടക്കൽ മുറിയിൽ വട്ടപ്പറമ്പുതോട്ടത്തിൽ താമസം ഡി. വി. വേലായുധക്കുറുപ്പ് 7.10 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 735/2/54/172–ൽ 16 സെൻറു പുരയിടം.

145. 5810.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കോട്ടക്കൽ മുറിയിൽ പുത്തൻവിള വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ ലക്ഷ്മി 6.35 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 771/1/11.ൽ 15 സെൻറു പുരയിടം.

146. 5825.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മെലപ്പുറർ മുറിയിൽ കളത്തിവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ തങ്കമ്മ ശിവരാമിസ് 6.94 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 664/167/1152.ൽ 25 സെൻറു പുരയിടം.

147. 3867–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കിഴക്കോന്നി മുറിയിൽ മഠത്തിലഴികത്തു വീട്ടിൽ മുതലവ്, സെയ്തു മുഹമ്മദ 16 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 316/50–ൽ 30 സെൻറു പുരയിടം.

148. 3907–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഇളിവാ മുട്ടോട മുറിയിൽ കന്നംപുറത്തു കൊച്ചുവീട്ടിൽ പൊന്നു ദേവകി 3.21 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 825/1/74/550–ൽ 17½ സെൻറു പുരയിടം.

149. 5951–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കോട്ടയം വില്ലേജിൽ പള്ളിതോട്ടത്തു ചേരിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ മുഹമ്മദ കുഞ്ഞു സാലിഹാ ഉമ്മാൾ 80.71 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 624/1 എ/515–ൽ 2 ഏക്കർ പുരയിടം.

150. 3939.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കോട്ടക്കൽ മുറിയിൽ, മരുന്നൂർ പനയ്ക്കൽവീട്ടിൽ കുഞ്ഞാലിയമ്മ നാരായണിയമ്മ 62.82 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 740/2–ൽ 31 സെൻറു നിലം.

151. 3982.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഇളിവാ മുറിയിൽ മുട്ടോട പുതുവിള വീട്ടിൽ തങ്കമ്മ ചെമ്പകക്കുട്ടിയമ്മ 5.12 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 858/1–ൽ 25 സെൻറു പുരയിടം.

152. 5996–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കല്ലേൽ ഇളമ്പഴന്തൂർ മുറിയിൽ കളിലഴികത്തു വീട്ടിൽ മുഹമ്മദുതമ്പി റാഹിയാ ഉമ്മാൾ 8.18 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 297/1/45.ൽ 46 സെൻറു പുരയിടം.

153. 5997–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഇളമ്പഴന്തൂർ മുറിയിൽ കളിലഴികത്തു വീട്ടിൽ മുഹമ്മദുതമ്പി അവ്വാ ഉമ്മാൾ 5.98 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 297/1/56.ൽ 30 സെൻറു പുരയിടം.

Pathanamthitta Taluk

NOTICE

പത്തനംതിട്ട താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും 1957–ാം മാണ്ടത്തെ 7–ാംആക്ട് 26.ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഈ താലൂക്കിൽപ്പെട്ട പെരുനാട് വില്ലേജിൽ താഴെ പേരുവിവരം ചേർത്തിരിക്കുന്നവർ ആയക്കെട്ട് കരം വകയിൽ കടപ്പെട്ടു വരുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ കുടിശ്ശിക കക്ഷികളുടെ സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുടിശ്ശികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുസഹിതം ഏഴു ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരാക്കി അടക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു നിയമപ്രകാരം വിൽക്കപ്പെടും.

പട്ടിക.

(1)

1958 ഫെബ്രുവരി 20.

1. 88–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വില്ലേജിൽ തമ്പലക്കാട്ടു മുറിയിൽ മട്ടക്കുഴിയിലായ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ മാത്യു മാത്യു മുതൽപേർ 26.01 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 852/1 ബി.ൽ 25 സെൻറു പുരയിടം.

2. 485–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി റാന്നി വില്ലേജിൽ ചെറുകോൽ മുറിയിൽ കൊട്ടയ്ക്കനാൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ തോമ്മാവു പിള്ള നാരായണപിള്ള പേരിൽ ടി വീട്ടിൽ നാരായണ പിള്ള ശങ്കുവുപിള്ള 37.45 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 860/1 എ 1.ൽ 50 സെൻറു പുരയിടവും, 861/1 എ 2.ൽ 50 സെൻറു പുരയിടവും, 742/1–ൽ 50 സെൻറു പുരയിടവും ഉൾപ്പെടെ 1 ഏക്കർ 50 സെൻറു പുരയിടം.

3. 1128.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ചെറുകോൽ വില്ലേജിൽ മേലുകര മുറിയിൽ കവുങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ ഇടയിൽ പീലിപ്പോസ് കോശി 108.95 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 819/1 എ.ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

4. 1251.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി റാന്നി വില്ലേജിൽ ചേത്തയ്ക്കൽ മുറിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ പെരുമാൾപിള്ള രാമകൃഷ്ണപിള്ള 42.28 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 731/10/2–ൽ 25½ സെൻറു പുരയിടം.

5. 1529.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി റാന്നി വില്ലേജിൽ ചേത്തയ്ക്കൽ മുറിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ പെരുമാൾപിള്ള വേലുപ്പിള്ള 57.52 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 850/1/5.ൽ 50 സെൻറു പുരയിടം.

6. 1598.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി റാന്നി വില്ലേജിൽ ചേത്തയ്ക്കൽ മുറിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള പേരിൽ ടിയാന്റെ പെരുമാൾപിള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള മുതൽപേർ 61.42 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 751/1/11.ൽ 50 സെൻറു പുരയിടം.

7. 1687.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി റാന്നി വില്ലേജിൽ ചേത്തയ്ക്കൽ മുറിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ പെരുമാൾപിള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള 19.11 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 771/7/5.ൽ 2 സെൻറു പുരയിടം.

8. 1692.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി റാന്നി വില്ലേജിൽ ചേത്തയ്ക്കൽ മുറിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള ഭാര്യ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ 17.90 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 804/1/13–ൽ 25 സെൻറു പുരയിടം.

9. 1855–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ടി വീട്ടിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള നാരായണപിള്ള 18.18 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 804/1/15–ൽ 25 സെൻറു പുരയിടം.

10. 1970–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പെരുനാട് വില്ലേജിൽ പെരുനാട്ടുമുറിയിൽ വെട്ടിക്കൽ കൊല്ലേത്തേൽ ഇട്ടിച്ചെറിയ മത്തായി 10.63 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 925/1/26–ൽ 25 സെൻറു പുരയിടം.

11. 1984.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വടശ്ശേരിക്കര വില്ലേജിൽ വടശ്ശേരിക്കര മുറിയിൽ പുവന്ന പ്ലാക്കൽ നാരായണൻ അയ്യപ്പൻ 10.54 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 191/2 എ/2.ൽ 25 സെൻറു പുരയിടം.

12. 2277–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ചെറുകോൽപ്പുഴശ്ശേരി വില്ലേജിൽ കോഴഞ്ചേരി മുറിയിൽ ഇട്ടിയംവേലിയായ പുളി നിൽക്കുന്നതിൽ മത്തായി തോമസ് 19.83 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 865/1 ബി/1–ൽ 25 സെൻറു പുരയിടം.

15. 2842–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി അങ്ങാടി വില്ലേജിൽ അങ്ങാടി മുറിയിൽ കണ്ണങ്കര പുത്തൻപുരയിൽ ഇട്ടിയവിരാ അബ്രഹാം 31.75 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 814/1 ബി/1–8–ൽ 50 സെൻറു പുരയിടം.

14. 3596.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വടശ്ശേരിക്കര വില്ലേജിൽ വടശ്ശേരിക്കര മുറിയിൽ കുട്ടനാൽ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപെണ്ണമ്മ പാർവ്വതിയമ്മ മുതൽപേർ പേരിൽ പുവന്ന പ്ലാക്കൽ നാരായണൻ അയ്യപ്പൻ 6.19 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 191/2 എ 5–ൽ 10 സെൻറു പുരയിടം.

15. 4085–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പെരുനാട്ടു മുറിയിൽ പുത്തൻപറമ്പിൽ കുഞ്ഞൻ രാമൻ മുതൽപേർ 10.22 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 865/1 ബി 5.1.ൽ 25 സെൻറു പുരയിടം.

16. 4270–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മാക്കൂർ വില്ലേജിൽ പ്രക്കാനം മുറിയിൽ ആറ്റുകാട്ടു വീട്ടിൽ കേശവൻ നായർ നീലകണ്ഠൻനായർ, മക്കൾ മതേക്കര മുറിയിൽ മഠത്തിൽ കുഞ്ഞുപെണ്ണമ്മ ലക്ഷ്മിഅമ്മ മുതൽപേർ 8.60 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 925/1/7.ൽ 19 സെൻറു പുരയിടം.

17. 4442–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പെരിനാട്ടു മുറിയിൽ അറയ്ക്കമണ്ണിൽ തെക്കേചരിവു പുരയിടത്തിൽ കണ്ണൻ കുഞ്ഞൻ 9 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 804/1/82/62.ൽ 18 സെൻറു പുരയിടം.

18. 4627–ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കടക്കൽ മുറിയിൽ പുന്നശ്ശേരിൽ തോമ്മാ തോമ്മാ 8.97 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 175/7/58–ൽ 25 സെൻറു പുരയിടം.

19. 4798.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി റാന്നി വില്ലേജിൽ വൈക്കം മുറിയിൽ വയലാഇടിക്കുള ഇടിക്കുള 61.81 രൂ. തിക്കാനള്ളതിന്' സർവ്വെ 781/1/50–ൽ 50 സെൻറു പുരയിടം.

20. 5269.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി തുമ്പമൺ വില്ലേജിൽ കീരുകുഴി മുറിയിൽ വള്ളിക്കാലായിൽ

കൊമ്പി കഞ്ഞിപ്പെണ്ണ 13.35 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 923/1/277-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

21. 5932-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി റാന്നി വില്ലേജിൽ തോട്ടമൺ മുറിയിൽ പുളിമൂട്ടിൽ ഉണ്ണിട്ടൻ തോമസ് 16.11 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 923/1/20.ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

22. 7202-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കക്കാട്ട മുറിയിൽ മാടപ്പള്ളിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് അയ്യപ്പൻ മുതൽപേർ പേരിൽ അയ്യപ്പൻ നാണ മുതൽപേർ 8.37 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 183/1 എ.ൽ 15 സെൻറ പുരയിടം.

23. 8749-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുനാട്ട മുറിയിൽ അറയ്ക്കത്തൊട്ടു തെക്കേ ചരിവു പുരയിടത്തിൽ ഗീവറുഗീസ് തോമ്മാ 8.32 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 170/1/1/846.ൽ 10 സെൻറ പുരയിടം.

24. 9020.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി റാന്നി വില്ലേജിൽ വൈക്കം മുറിയിൽ വയലാറ്റിടിക്കൽ കൊച്ചിടിക്കള 255.46 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ781/1/25.ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

25. 9067.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചിററ്റാർ വില്ലേജിൽ പൂവരണി മുറിയിൽ പരിയാനിക്കൽ വർക്കി ഏലിയാമ്മ 9.85 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 781/1/24/141.ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

26. 9429.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കരികുളം മുറിയിൽ ചക്കിട്ടയിലായ പുന്നമൂട്ടിൽ തൊമ്മാ തോമായി 14.18 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 170/1/7/1558.ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

27. 9660.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അങ്ങാടി വില്ലേജിൽ അങ്ങാടി മുറിയിൽ ചാലുപറമ്പിൽ അബ്രഹാം അച്ചാമ്മ 46.50 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 814/1 ബി-3-12.ൽ 40 സെൻറ പുരയിടം.

28. 10250-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചേനക്കോൽ വില്ലേജിൽ കടമ്മനിട്ട മുറിയിൽ ചിറയ്ക്കൽനിന്നും വയലത്തല മുറിയിൽ ചരിവു പുരയിടത്തിൽ റാഹേൽ ഫിലിപ്പോസ് 4.45 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 804/82/82-ൽ 10 സെൻറ പുരയിടം.

29. 10498.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുനാട്ട മുറിയിൽ ചരിവു പുരയിടത്തിൽ ഇടിക്കാളി പപ്പി മുതൽപേർ 4.05 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 804/82/21.ൽ 10 സെൻറ പുരയിടം.

30. 11778-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അങ്ങാടി വില്ലേജിൽ അങ്ങാടി മുറിയിൽ ചാലുപറമ്പിൽ അബ്രഹാം മാത്യു 9.12 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 804/73/2/9.ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

31. 12806-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി റാന്നി വില്ലേജിൽ മണ്ണപ്പുഴ മുറിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള ബാലകൃഷ്ണപിള്ള 19.51 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 804/1/57/2/3.ൽ 10 സെൻറ പുരയിടം.

32. 12818.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ടി വിട്ടിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള നടരാജപിള്ള 16.02 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 910/1 എ 2-ൽ 14 സെൻറ പുരയിടം.

33. 12820-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ടി വീട്ടിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള സോമനാഥപിള്ള 8.73 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 910/1എ 3-ൽ 14 സെൻറ പുരയിടം.

34. 12826-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ടി വീട്ടിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള പെരുമാൾപിള്ള 8.75 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 910/1 എ 4-ൽ 14½ സെൻറ പുരയിടം.

35. 12828.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ടി വീട്ടിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള ആനന്ദവല്ലിഅമ്മാൾ 8.71 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 910/1 എ 5.ൽ 14 സെൻറ പുരയിടം.

36. 12829-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ടി വീട്ടിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള രാജേശ്വരിഅമ്മാൾ 10.14 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 910/1 എ 6-ൽ 14 സെൻറ പുരയിടം.

37. 12832.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മണ്ണപ്പുഴ മുറിയിൽ നടേക്കിഴക്കേതിൽ വേലുപ്പിള്ള സരസമ്മാൾ മുതൽപേർ 29.87 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 910/1 എ 7.ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

38. 12833.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ടി വീട്ടിൽ സരസമ്മാൾ ചന്ദ്രാവതിഅമ്മാൾ 10.49 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 910/1 എ 8.ൽ 14½ സെൻറ പുരയിടം.

39. 12843-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി റാന്നി വില്ലേജിൽ മണ്ണപ്പുഴ മുറിയിൽ നടേക്കിഴക്കേതിൽ സരസമ്മാൾ ലക്ഷ്മിയമ്മാൾ 10.49 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 910/1 എ 9.ൽ 14½ സെൻറ പുരയിടം.

40. 12836.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ടി വീട്ടിൽ സരസമ്മാൾ പാർവ്വതിയമ്മാൾ 10.49 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 910/1 എ 10.ൽ 14½ സെൻറ പുരയിടം.

41. 12846.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുമാൾ സ്മാരകനിധി വകയ്ക്ക് മണ്ണപ്പുഴ കൊട്ടാരത്തിൽ ശാസ്താവു പിള്ള കൊച്ചുരാമപിള്ള പെരിയ ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള 32.87 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 878/1 ബി 1-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

42. 12847.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മണ്ണപ്പുഴ മുറിയിൽ പെരുമാൾസ്മാരകനിധി വകയ്ക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ പെരുമാൾപിള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള 41.57 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 861/1 എ 4.ൽ 41 സെൻറ പുരയിടം.

43. 12851.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുനാട്ട വില്ലേജിൽ മണ്ണപ്പുഴ നമ്പർ ആൻഡ് റെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് മാനേജർ മണ്ണപ്പുഴ മുറിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ പെരുമാൾപിള്ള കെ. പി. ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള 521.43 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 879/1 ബി 1.ൽ 2 ഏക്കർ പുരയിടം.

44. 13883.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വടക്ക വില്ലേജിൽ ചേനപ്പാടി മുറിയിൽ വെട്ടിക്കാട്ട ഗീവറുഗീസ് ജോൺ മുതൽപേർ 14.56 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 781/24/178-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

45. 14523.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അങ്ങാടി മുറിയിൽ ഇടക്കാട്ട വടക്കേതറ മത്തായി വറുഗീസ് മുതൽപേർ 23.39 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 815/1/7.ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

(2)

1758 ജനുവരി 27.

വില്ലേജ്—പഴവങ്ങാടി.

കടിശ്ശിക ഇനം—കരം, നമ്പർ ഡ്യൂട്ടി മുതലായവ പട്ടിക.

1. 79.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ ചരിവു പുരയിടത്തിൽ മുളപ്പാൻ കുഞ്ഞൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 3.66 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 237/5/2/3-ൽ 15 സെൻറ പുരയിടം.

2. 97.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കരികുളം മുറിയിൽ കയ്യൂരിൽ കണ്ടാളി കൊച്ചിക്കാ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 3.19 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 165/6.ൽ 15 സെൻറ പുരയിടം.

3. 177.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഐത്തല മുറിയിൽ കാഞ്ഞിരത്തുംമൂട്ടിൽ ശാസ്താവുപിള്ള കണ്ടപ്പിള്ള, ശാസ്താവു പിള്ള കൃഷ്ണപിള്ള ശാസ്താവുപിള്ള മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 3.35 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 232/3 എ 3.ൽ 18 സെൻറ പുരയിടം.

4. 280.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഐത്തല മുറിയിൽ ചരിവുകാലായിൽ കുഞ്ഞൻ മുളപ്പാൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 3.35 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 290/1 ഇ.ൽ 12 സെൻറ പുരയിടം.

5. 542.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ ചാവറമണ്ണിൽ തൊമ്മി അബ്രഹാം നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 10.72 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 275/1 ബി 8.ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

6. 546-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ ചാവറമണ്ണിൽ തൊമ്മി തോമസ് നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 10.50 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 275/1 ബി 15.ൽ 43 സെൻറ പുരയിടം.

7. 596-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ കടമാണ്ണിൽ ആലുംമൂട്ടിൽ ഉലഹന്നാൻ അബ്രഹാം നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 17.04 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 796/1 സി 3/5.ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

8. 1363-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഐത്തല മുറിയിൽ ഇണ്ടിയിലായ കല്ലുംകൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടി ഇട്ടി നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 3.93 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 224/14 ബി.ൽ 10 സെൻറ പുരയിടം.

9. 1445.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ പുതിയിടത്തു മാത്തൻ ചാക്കോ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 18.89 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 93/8/2.ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

10. 1449.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ ചരിവുപുരയിടത്തിൽ മറിയാമ്മ ചാണ്ടി, ചാണ്ടി മത്തായി, ചാണ്ടി ചാക്കോ, ചാണ്ടി ഗീവറുഗീസ്, ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 8.05 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 276/1.ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

11. 1522.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഐത്തല മുറിയിൽ നെല്ലിക്കൽ അബ്രഹാം ഫിലിപ്പോസ് നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 8.67 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 276/7, 8.ൽ 60 സെൻറ പുരയിടം.

12. 1702.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ ഇട്ടിയപ്പാറ കിഴക്കേതിൽ ഗബ്രിയേൽ ചാക്കോ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 5.97 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 234/4.ൽ 80 സെൻറ പുരയിടം.

13. 2923.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഐത്തല മുറിയിൽ പാറയ്ക്കൽ തൊമ്മൻ തോമാ പണിക്കർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 4.53 രൂ. തീർവ്വയുള്ളതിന് സർവ്വെ 212/2 സി 23.ൽ 20 സെൻറ പുരയിടം.

14. 2934.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചേനക്കോൽ വില്ലേജിൽ ചേനക്കോൽ മുറിയിൽ ഇടയില മേലതിൽ ചാത്തൻ കേശവൻ അയ്യപ്പൻ പഴവങ്ങാടി മാടത്തിൽ

ന്റെ ചാത്തന്നൂർ ലക്ഷ്മി കാർത്തി മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 6.29 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 148/1/2-ൽ 70 സെന്റ് പുരയിടം.

15. 3529-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പള്ളിക്കൽ ഉണ്ണിട്ടൻ ചെറിയാൻ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 8.08 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 790/9/3-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

16. 4187-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടി കരമുറിയിൽ തടത്തിൽ ഉമ്മൻ ജോർജ്ജ് നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 2.89 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 250/1 ബി/1-ൽ 15 സെന്റ് പുരയിടം.

17. 4303-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി വില്ലേജിൽ നെടുംപ്രയാർ മുറിയിൽ തലയിൽ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ വർക്കി പീലിപ്പോസ് നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 10.28 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 790/27/3-ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

18. 4619, 5597 ഈ നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ ഇണ്ടിയിൽ ശംഖം വേലുനാണു നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 2.74 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 241/12/2-ൽ 11 സെന്റ് പുരയിടം.

19. 4680-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മൈലപ്ര മുറിയിൽ പാറുർ പാർവ്വതിയമ്മ കാർത്ത്യായനിയമ്മ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 2.92 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 226/7 എ 10-ൽ 15 സെന്റ് പുരയിടം.

20. 5100-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മൈലപ്ര മുറിയിൽ കോണത്ത അയ്യവിക്കൽ നാരായണൻ നായർ രാമൻനായർ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 2.35 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 218/8/9-ൽ 7 സെന്റ് പുരയിടം.

21. 5464-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പന്നി മുക്കൻ മണ്ണിൽ മപ്പാരി കൊച്ചുകുഞ്ഞ് നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 6.64 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 100/2 സി/2-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

22. 5487-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മൈലപ്ര മുറിയിൽ മുഴിക്കൽ ആശാരി ശങ്കരൻ നാരായണൻ, ശങ്കരൻ ഗോവിന്ദൻ, ശങ്കരൻ ശങ്കരൻ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 3.12 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 219/6 ബി 2-ൽ 15 സെന്റ് പുരയിടം.

23. 5776-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ തുരുത്തിയിലായ കാവുങ്കൽ കരവിള ഭപ്പണ്ണൻ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 3.49 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 241/9/22-ൽ 15 സെന്റ് പുരയിടം.

24. 5857, 5859 എന്നീ തണ്ടപ്പേരുപടി കരികുളം മുറിയിൽ എണ്ണക്കപ്പള്ളിൽ കാല്യാണിയമ്മ ദേവകിയമ്മ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 4.87 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 168/4-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

25. 5927-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചേത്തൂർ മുറിയിൽ ചെറിയ വട്ടക്കാട്ട് പുതുവലിൽ ഇടിക്കുള അബ്രഹാം, അബ്രഹാം അച്ചു നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 4.14 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 141/1 എഫ് 2-ൽ 12.500 സെന്റ് പുരയിടം.

26. 6843-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടി കരമുറിയിൽ പള്ളിക്കിഴക്കേതിൽ വർഗീസ് ജോൺ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 4 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 790/22/31-ൽ 4 സെന്റ് പുരയിടം.

27. 7915-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കരികുളം മുറിയിൽ വലുതേർ നാരായണൻ നായർ കേശവൻ നായർ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 6.50 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 170/1/26-ൽ 62 സെന്റ് പുരയിടം.

28. 7944-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ മേലേക്കുടികൾ വെളുമ്പൻ വെളുമ്പൻ, വെളുമ്പൻ രാമൻ, വെളുമ്പൻ കറമ്പൻ, വെളുമ്പൻ തിലകൻ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 2.89 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 170/1/1/1883-ൽ 27 സെന്റ് പുരയിടം.

29. 8473-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ തെക്കേതിൽ നാണു കറമ്പ നാരായണൻ ദാമോദരൻ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 4.24 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 121/2 ബി 1-ൽ 15 സെന്റ് പുരയിടം.

30. 8649-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടി കരമുറിയിൽ കൊച്ചേത്തിൽ കൊച്ചു പെണ്ണു വെളുമ്പി നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 4.84 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 111/1 ബി-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

31. 8911-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ പാലത്തുങ്കൽ കൃഷ്ണൻ ശങ്കരൻ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 4.43 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 106/2/2/6-ൽ 30 സെന്റ് പുരയിടം.

32. 9267-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ മുഴിക്കൽ ചാക്കോ അബ്രഹാം നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 7.81 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 135/1 എ-ൽ 31 31 സെന്റ് പുരയിടം.

33. 10037-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചുങ്കപ്പാറ മുറിയിൽ മുഴിക്കൽ ഇടിക്കുള ചെറിയാൻ തോമസ് നടപടിച്ചെലവു 7.13 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 141/1 ഡി 2-ൽ 89 സെന്റ് പുരയിടം.

34. 10223-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വടശ്ശേരിക്കര വില്ലേജിൽ ചെറുകുളഞ്ഞി മുറിയിൽ കാലായിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ണിപ്പിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 5.87 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 170/1/1/805-ൽ 30 സെന്റ് പുരയിടം.

35. 10258-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെറുകോൽ വില്ലേജിൽ പെരുമ്പെട്ടി മുറിയിൽ വെള്ളിയമ്പള്ളിൽ കറമ്പൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ്, കറമ്പൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 3.70 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 790/22/44-ൽ 30 സെന്റ് പുരയിടം.

36. 10345-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ മണക്കാലം പള്ളിലയ വാഴയിൽ പീലിപ്പോസ് വറുഗീസ് നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 5.54 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 113/1 ഡി-3-ൽ 30 സെന്റ് പുരയിടം.

37. 11042-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മൈലപ്ര മുറിയിൽ കാവുങ്കൽ വീട്ടിൽ തോമസ് കുഞ്ഞാമ്മ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 4.55 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 212/2 സി 22/38-ൽ 16 സെന്റ് പുരയിടം.

38. 12130-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മൈലപ്ര മുറിയിൽ പാറുർ പാർവ്വതിയമ്മ കാർത്ത്യായനിയമ്മ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 4.68 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 226/6.11-ൽ 24 സെന്റ് പുരയിടം.

39. 12448-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ കാരക്കാട്ടായ താന്നിമൂട്ടിൽ അബ്രഹാം പീലിപ്പോസ് നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 6.27 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് 118/1 ബി. 1-ൽ 42 സെന്റ് പുരയിടം.

40. 12552-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ കാരക്കാട്ടായ താന്നിമൂട്ടിൽ തോമാ പീലിപ്പോസ് നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 9.38 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 118/2 ഡി 1-ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

41. 12553-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ കാരക്കാട്ടായ താന്നിമൂട്ടിൽ തോമ്മാ ചാക്കോ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 11.63 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 118/2 സി 3-ൽ 49 സെന്റും സർവ്വേ 250/3 എ-ൽ 30 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 79 സെന്റ് പുരയിടം.

42. 12817-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ കല്ലേലിക്കത്തിൽ തോമസ് വറുഗീസ് നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 3.63 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 120/1 സി 122/എ 24-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

43. 14870-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചേത്തക്കൽ മുറിയിൽ ഉതിരക്കുളത്തു തമ്പുസ്വാമി തോമസ് പോത്തൻ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 3.43 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 264/16-2-ൽ 27 സെന്റ് പുരയിടം.

44. 15677-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ പുളിയിലേത്ത് ഗീവറുഗീസ് അബ്രഹാം, ഗീവറുഗീസ് ജോർജ്ജ് മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 4.62 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 93/1/5-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

45. 15821-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക് പുത്തൻകാവ് വില്ലേജിൽ പുത്തൻകാവ് തെക്കുവിൽ തെക്കേ പന്തിയിൽ കോല്ലത്തും പടിക്കയിൽ ചെറിയാൻ തോമസ്, കെ. റ്റി. തോമസ്, കെ. റ്റി. മയിക്കിൾ മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 55.50 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 99/1 എ-ൽ 93.500 സെന്റും 105/1 ബി 12-ൽ 1 ഏക്കറും ഉൾപ്പെടെ 1 ഏക്കർ 93.500 സെന്റ് പുരയിടം.

46. 15985-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ പന്നിവേലിക്കാലായിൽ ചെറിയതോമസ് നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 3.29 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 253/4 എ 3-ൽ 19 സെന്റ് പുരയിടം.

47. 16085-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അങ്ങാടി വില്ലേജിൽ അങ്ങാടി മുറിയിൽ വയറകന്നേൽ തോമസ് വറുഗീസ് നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 3.42 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 93/4.2-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

48. 16225-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കടപ്ര വില്ലേജിൽ മാന്നാർ മുറിയിൽ കല്ലുമ്പറമ്പിൽ തോമസ് കറിയാക്കോസ് നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 11.94 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 790/27/6-ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

49. 16248-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ കാഞ്ഞിരക്കലായ ചെങ്കോട്ടാൽ ഗീവറുഗീസ് വർക്കി നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 18.7 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 155/1 ബി-ൽ 1 ഏക്കർ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

50. 16666-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അങ്ങാടി വില്ലേജിൽ മണ്ണാരത്തറ കോടിയിൽ പീലിപ്പോസ് അന്നാമ്മ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 3.5 തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 49/1-6-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

51. 17123-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മൈലപ്ര മുറിയിൽ ലക്ഷ്മിവിലാസത്തു കൊച്ചുകുഞ്ഞുനായർ ശിവൻകുട്ടി നായർ നടപടിച്ചെലവുമുൾപ്പെടെ 4.21 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 218/8.3-ൽ 15 സെന്റ് പുരയിടം.

52. 17801-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഷൊയ്ത്തല മുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറെ മുറിയിൽ മാണി തോമസ് നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 3.80 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 227/15/3-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

53. 18441-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടി കര മുറിയിൽ ചെറിയ മാവുങ്കൽ കേശവൻമാധവൻ, കേശവൻ രാമൻ മാധവൻ തൊപ്പിപൊയ്ക പുരയിടത്തിൽ ഉള്ളാൻ കണ്ണൻ മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 3.12 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 237/14/2-ൽ 15 സെന്റ പുരയിടം.

54. 2249-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചേത്തയ്ക്കൽ വല്ലേരിൽ ചേത്തയ്ക്കൽ മുറിയിൽ മേലെ കൈതവനയായ ഇലവുംകൂട്ടിൽ യോഹന്നാൻ മാത്യു യോഹന്നാൻ തോമസ് മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 5.69 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 790/2/1.3-ൽ 30 സെന്റ നിലം.

55. 15942-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടി കര മുറിയിൽ പുളിയനേലത്ത് മാത്തൻ മത്തായി നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 6.56 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 791/2-ൽ 31 സെന്റും സർവ്വെ 792/1ബി-ൽ 9 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 40 സെന്റ നിലം.

56. 7644-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടി കര മുറിയിൽ വാഴയിൽ മേലെ പുരയിടത്തിൽ തോമാ തോമാ 13168-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പനിറാവലിക്കാല സ്കറിയാ എന്നിവർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 14.57 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 245/1-2-ൽ 35 സെന്റും സർവ്വെ 117/1-14-ൽ 20 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 55 സെന്റ പുരയിടം.

57. 14717-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടി കര മുറിയിൽ കൊച്ചുതടത്തിൽ മത്തായി തോമസ് നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 9.75 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 146/2-ൽ 40 സെന്റ പുരയിടം.

(3)

1958 ജനുവരി 22.

വില്ലേജ്—മലയാലപ്പുഴ.

കടിശ്ശിക ഇനം—കരം, പഴയ കടിശ്ശിക മുതലായ.

പട്ടിക.

1. 3-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടനാട്ട മുറിയിൽ തഴക്കത്ത് കൊച്ചുകണ്ടുപണിക്കർ രാമപണിക്കർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 9.78 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 184/3 സി-ൽ 56 സെന്റ പുരയിടം.

2. 36 (907, 1991) ഈ നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വള്ളിയാനി ചരിവു പുരയിടത്തിൽ കൃഷ്ണനാശാരി നാരായണനാശാരി നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 10.39 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 165/1/1/868-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

3. 45-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പരപ്പനാൽകാപ്പിൽ ശിവരശീസ് അബ്രാഹം നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 3.89 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 165/1/1/879-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

4. (46, 509, 549) 757-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ ഏറം വടക്ക് ചിറയിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞൻ വെളുമ്പൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 10.26 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 165/1/1/1159-ൽ 48 സെന്റ പുരയിടം.

5. 58-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി താനാവേലിൽ കൃഷ്ണൻ നാരായണൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 19.50 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 187/2 ബി-ൽ 59 സെന്റ പുരയിടം

6. 67 (65,66)-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ നല്ലൂരത്തോപ്പിൽ കൃഷ്ണപിള്ള കേശവപിള്ള മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 34.13 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 212/6 ഇ-ൽ 25 സെന്റ നിലം.

7. 111-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ ഏറം തോളൂർ വീട്ടിൽ നാരായണിഅമ്മ ലക്ഷ്മിഅമ്മ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 4.56 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 158/15 എ-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

8. 116-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ താഴം തെക്കേടത്ത് തേരളർ നാരായണപിള്ള വേലായുധപിള്ള നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 11.56 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 161/1/7-ൽ 45 സെന്റ പുരയിടം.

9. 125-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ ഇടനാട്ട മുറിയിൽ നല്ലുവീട്ടിൽ ഭഗവതി കുഞ്ഞുപിള്ള നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 4.86 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 152/11-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

10. 138-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ ഇടനാട്ട മുറിയിൽ താഴേകളത്തിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള ഗോപാലപിള്ള മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 10.12 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 151/16-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

11. 150-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ ഇടനാട്ട മുറിയിൽ കിഴക്കേടത്ത് ആശാരി കണ്ടൻകാളി കൊച്ചുകുഞ്ഞ് നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 6.32 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 175/8 എ-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

12. 159-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ ഇടനാട്ടവാമൻ പറമ്പിൽ കൊച്ചുനീലകണ്ഠൻ നാരായണൻ മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 4.95 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 176/5 എ-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

13. 176-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ ഇടനാട്ട മുറിയിൽ കഴിവിളയിൽ മാച്ചി കണ്ടിപ്പെണ്ണ് മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 9.73 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 618/83-ൽ 39 സെന്റ പുരയിടം.

14. 191-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മേക്കൊഴൂർ കരയിൽ പീലിപ്പോസ് അബ്രഹാം മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 6.38 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 165/1/1/1201-ൽ 57 സെന്റ പുരയിടം.

15. 198-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോന്നിതാഴം ചക്കാലമണ്ണിൽ കോശി ശിവരശീസ് നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 5.17 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 612/2-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

16. 215-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോന്നിതാഴം പുത്തൻപറമ്പിൽ വറുഗീസ് യോഹന്നാൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 5.63 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 588/1/4-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

17. 231-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ ഇടനാട്ട ചാമേനൽമലയുടെ പടിഞ്ഞാറതിൽ കൃഷ്ണൻ രാമൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 5.49 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 618/38-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

18. 233-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോഴഞ്ചേരി വലഞ്ഞാട്ട മലയിൽ ചെറിയാൻ ശിവരശീസ് മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 11.96 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 612/5-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

19. 254-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ താഴം മോഴത്തറയിൽ കുഞ്ഞുകൊച്ചിന കൊച്ചുനാരായണൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 9.22 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 165/16-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

20. 265-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കൊന്നപ്പാറ പടിഞ്ഞാറേ കരപ്പുഴവേലിൽ ഇട്ടിക്കു മത്തായി നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 5.22 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 589/2/12-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

21. 276-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ ഏറം തെട്ടമാന്നൂർ കാത്യായനി അമ്മ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 11.94 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 165/1/1.234-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

22. 282-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കിഴക്കുപുറം ചരുവിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ കാത്യായനി അമ്മ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 12.27 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 206/1 ബി-ൽ 58 സെന്റ പുരയിടം.

23. 285-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ ഏറം കരോട്ട വീട്ടിൽ പത്മനാഭൻനായർ കേശവൻനായർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 8.25 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 165/1/334-ൽ 26 സെന്റ പുരയിടം.

24. 286-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ താഴം പാലമോളുത്തിൽ തമ്പിപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 7.13 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 154/4-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

25. 298-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ ഏറം കൊയ്പള്ളിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് അയ്യപ്പൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 15.77 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 165/1/1/781-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

26. 307-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വള്ളിയാനി പാറയ്ക്കു കിഴക്കേതിൽ കണ്ടൻകോരൻ കുഞ്ഞുചെറുക്കൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 7.56 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 165/1/109-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

27. 346-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെങ്ങറ ചേരിക്കലിൽ വലിയകളത്തുങ്കൽ തെക്കിനേത്തിൽ പിന്നെ ഉമ്മൻ മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 4.91 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 617/1/133-ൽ 23 സെന്റ പുരയിടം.

28. 386-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ ഇലക്കളത്ത് നാരായണൻ കണ്ടൻ മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 8.29 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 198/1.11-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

29. 406-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മലയാലപ്പുഴ ഏറം ഇളയിനാട്ട കൃഷ്ണൻ വെളുത്തകുഞ്ഞ് നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 8.38 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 169/1-3-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

30. 454-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കമ്പഴ തോട്ടത്തിൽ ഇട്ടിയോ യോഹന്നാൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 5.50 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 271/1-27-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

31. 475-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വള്ളിയാനി കല്ലൂര് പഴനാട്ട മാധവൻ ശങ്കരൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 8.40 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 165/1-1-588-ൽ 21 സെന്റ പുരയിടം.

32. 482-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മലയാലപ്പുഴ ഏറം പകോയിക്കൽ നാരായണൻനായർ രാമൻനായർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 19.79 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 618/60.ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

33. പുളിഞ്ചുവട്ടിൽ മംഗലത്തു കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 5.52 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 618/36.ൽ 22 സെൻറ പുരയിടം.

34. 522-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മലയാലപ്പുഴ ഏറം കാര്യാട്ട നാരായണിഅമ്മ കല്യാണിഅമ്മ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 35.43 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1-1-898.ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

35. 526-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മലയാലപ്പുഴ തണ്ണിത്തോട്ടിൽ വെള്ളിയാട്ട കുഞ്ഞുപിള്ള കൊച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 9.95 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 184/5എ-ൽ 35 സെൻറ പുരയിടം.

36. 529-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മലയാലപ്പുഴ ഏറംപാറക്കെട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ ദേവകിയമ്മ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 3.64 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 163/2/3.ൽ 15 സെൻറ പുരയിടം.

37. 563-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മലയാലപ്പുഴ താഴം കൊച്ചുമുറി പടികയിൽ മത്തായി വറീത വറുഗീസ് മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 5.38 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/58-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

38. 572-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പല്ലനാൽ വടക്കേചരുവിൽ കറമ്പ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 11.27 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/1/985.ൽ 35 സെൻറ പുരയിടം.

39. 590-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പറപ്പനാൽ വാഴക്കുന്നു കൊച്ചയ്യപ്പൻ നീലകണ്ഠൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 5.69 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/1/330.ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

40. 619-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മലയാലപ്പുഴ ഏറം താമരശ്ശേരിൽ അയ്യപ്പൻ അപ്പാവുപിള്ള നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 5.43 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 162/2-ൽ 19 സെൻറ പുരയിടം.

41. 622-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പറപ്പനാൽ വാഴക്കുന്ന് നീലകണ്ഠൻ സുകുമാരപ്പണിക്കർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 3.52 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/91.ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

42. 643-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മലയാലപ്പുഴ ഏറം പടികല്ലുംമൂട്ടിൽ ഇട്ടിയവിരാ ചെറിയാൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 12.43 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/1/4/27.ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

43. 644-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുതുക്കുളത്തിൽ പോഴംകാട്ടിൽ കറമ്പ ഉണ്ണൂലി നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 6.80 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/1/541-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

44. 656-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മലയാലപ്പുഴ നല്ലൂർ ഇറമ്പിൽതാട്ട പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള രാമകൃഷ്ണപിള്ള നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 7.92 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 199/1/2-ൽ 18 സെൻറ പുരയിടം.

45. 733-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുളിമാക്കൽ ഗീവറുഗീസ് കത്തനാർ ഗീവറുഗീസ് കത്തനാർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 8.43 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 205/1എ.ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

46. 741-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുലിയൂർ ചേരശേരിൽ പനച്ചമൂട്ടിൽ നാരായണപിള്ള കരുണാകരൻപിള്ള നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 14.93 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/1/912-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

47. 745-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മലയാലപ്പുഴ ഇടനാട്ട മുറിയിൽ ആശാരി പറമ്പിൽ അയ്യപ്പൻ ദാമോദരൻ ആശാരി നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 4.64 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 618/47-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

48. 765-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മലയാലപ്പുഴ ഏറം പുത്തൻവീട്ടിൽ ആച്ചിയമ്മ ചെല്ലമ്മ മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 6.36 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/1/795-ൽ 29 സെൻറ പുരയിടം.

49. 775-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വള്ളിയാനി ഇടയിലമുറിയിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് നീലകണ്ഠൻ മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 9.67 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/96-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

50. 815-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മലയാലപ്പുഴ ഇടനാട്ട കഴിവിളയിൽ കൃഷ്ണൻ കേശവൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 16.10 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/1/699-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

51. 860-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മലയാലപ്പുഴ ഏറം മുഴയിക്കൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ പാർവ്വതിഅമ്മ മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 9.41 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 602/2.ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

52. 872-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി നല്ലൂർകണ്ണത്തുവടിയിൽ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് നാരായണൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 7.96 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 618/5.ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

53. 884-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി നല്ലൂർ ഇറമ്പാതാട്ട പുത്തൻ വീട്ടിൽ കുമാരപിള്ള നാരായണപിള്ള നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 9.28 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 199/1/1-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

54. 944-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഇടനാട്ട ഓലിക്കൽ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടി നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 4.30 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 618/38.ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

55. 1012-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഏറം പോഴംകാട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് മാധവൻ മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 11.70 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/50.ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

56. 1026-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കിഴക്കേമുറിയിൽ തോമസ് വറുഗീസ് മത്തായി നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 5.87 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/1/448-ൽ 29 സെൻറ പുരയിടം.

57. 1105-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി നല്ലൂർ കിഴക്കേചരുവിൽ ചാക്കോ മറിയ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 6.37 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 205/1എ.ൽ 30 സെൻറ പുരയിടം.

58. 11752-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഏറം ചായിക്കിഴക്കേതിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് നായർ വേലായുധൻനായർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 11.26 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 174/12 ബി-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

59. 1180-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കോന്നിതാഴം മല്ലപ്പള്ളിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കേശവപിള്ള രാഘവൻപിള്ള നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 8.33 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 212/7.ൽ 30 സെൻറ പുരയിടം.

60. 1201-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി നല്ലൂർ പുതുപ്പറമ്പിൽ രാമക്കുറുപ്പ് ഗോവിന്ദക്കുറുപ്പ് നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 11.26 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 196/1/22-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

61. ടി വിളയിൽ ഏറം പുന്നാട്ടുമുറ്റ് ഉലിക്കാളി കൊച്ചിക്കാ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 11.26 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/80-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

62. 1256-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഏറം തുരുത്തിയിൽ കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ കേശവൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 6.98 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/1/962-ൽ 30 സെൻറ പുരയിടം.

63. 1292-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി താഴം കല്ലുകാട്ട കുഞ്ഞുപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 8.46 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 157/ബി-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

64. 1348-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി താഴം പ്രയാററ് വേലുമാപിള്ള നാരായണപിള്ള നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 12.99 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/1/1268.ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

65. 1379-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഏറം തലച്ചിറമഠത്തിൽ ശങ്കരൻ രാഘവൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 12.47 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/1/1268.ൽ 14 സെൻറ നിലം.

66. 1380-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഏറം തലച്ചിറമഠത്തിൽ ശങ്കരൻ സുരേന്ദ്രൻ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 10.45 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/1/1268.ൽ 15 സെൻറ നിലം.

67. 1447-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഏറം തുരുത്തിയിൽ കുന്നതിൽ നാണലി ചെല്ലി നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 7.50 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 164/1സി-ൽ 20 സെൻറ പുരയിടം.

68. 1521-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഏറം പോഴംകാട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് മാധവൻ മുതൽപേർ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 9.48 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1/1/1013.ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

69. 1577-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി നല്ലൂർ പുതുപ്പറമ്പിൽ രാമക്കുറുപ്പ് പരമേശ്വരക്കുറുപ്പ് കരക്കെട്ടിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 28.44 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 199/2.ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

70. 1591-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഏറം കോട്ടുകുഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ നീലകണ്ഠൻ കരക്കെട്ടിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 16.81 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1.1-1152-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

71. 1690-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി നല്ലൂർ മാളിയേക്കൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപെണ്ണമ്മ നാരായണി അമ്മ മുതൽ പേർ കരം വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 9.21 രൂപ തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 199/1-28.ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

72. 1754-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഇടനാട്ട് മുണ്ടോത്തറയിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് കേശവൻ കരക്കെട്ടിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 6.11 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 172/1.10-ൽ 37 സെൻറ പുരയിടം.

73. 1769-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി താഴം മുറയിൽ പാറ്റുംവിളയിൽ കുഞ്ഞുപെണ്ണമ്മ മുതൽപേർ കരക്കുടിശ്ശിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 4.10 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 157/11-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

74. 1813-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കല്ലടയിൽ പുതുവൽ പള്ളി താഴത്തതിൽ അബ്രഹാം തോമസ് കരം വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 11.49 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1-47-ൽ 37 സെന്റ് പുരയിടം.

75. 1970-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏറം മുണ്ടക്കൽ പറമ്പിൽ ഇടിക്കുള അബ്രഹാം കരം വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 3.38 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1-1-225-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

76. 1984-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏറം കോട്ടവാതുക്കൽ കുഞ്ഞാചാരി ഗോവിന്ദൻ കരം വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 12.16 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 167/1സി-ൽ 14 സെന്റ് നിലം.

77. 2012-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏറം ആനത്താനി പടിഞ്ഞാറെ തൊട്ടിൽ കൊച്ചിക്ക കാർത്ത്യായനി കരക്കുടിശ്ശിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 6.39 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1-51-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

78. 2060-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കടയ്ക്കലെത്ത് കുഞ്ഞുപെണ്ണമ്മ കളിയമ്മ മുതൽ പേർ കരക്കുടിശ്ശിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 7.58 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1-24-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

79. 2196-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏറം ആര്യനിലത്തിൽ കുഞ്ഞൻ മാധവൻ മുതൽ പേർ കരക്കുടിശ്ശിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 11.83 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 162/2-1-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

80. 2232-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി റാന്നി പുല്ലുപ്രം ആഞ്ഞിലിക്കാട്ട് നാരായണൻനായർ കുഞ്ഞൻ നായർ കരക്കുടിശ്ശിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 6.11 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 153/13സി-ൽ 33 സെന്റ് പുരയിടം.

81. 2238-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏറം ഇടിയംവേലി പറമ്പിൽ മത്തായി തൊമ്മി കരം വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 28.89 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1-69-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

02. 2277-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏറം ആനചാരിക്കൽ കോട്ട വെളുമ്പ പിള്ള നാരായണ പിള്ള കരക്കുടിശ്ശിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 13.82 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 610/18-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

83. 2302-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏറം കോട്ടയ്ക്കൽ കുഞ്ഞൻ നീലകണ്ഠൻ കരക്കുടിശ്ശിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 25.42 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1-1-1112-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

84. 2401-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏറം ചാങ്ങോലിക്കൽ മേലേ പുതുപ്പറമ്പിൽ നാരായണൻനായർ രാമൻനായർ കരം വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 10.62 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 171/1.0-ൽ 28 സെന്റ് പുരയിടം.

85. 2460-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏറം കരിമ്പുംകണ്ടത്തിൽ ഗീവറുഗീസ് ജോർജ്ജ് കരം വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 8.27 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1-1-542-ൽ 15 സെന്റ് നിലം.

06. 2519-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി നിരണം കിഴക്കുംഭാഗം പള്ളിവാതുക്കൽ പനങ്ങാട്ടേത്ത് കൊച്ചുമ്മൻ ചെറിയാൻ കരം വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 46 രൂപ തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 617/1-221-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

87. 2566-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി താഴം ചരിവുകാലായിൽ കൊച്ചുരാമൻ കണ്ണൻ മുതൽപേർ കരക്കുടിശ്ശിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 6.73 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 157/16-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

88. 2696-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏറം ഇലഞ്ഞൂർ കുഞ്ഞൻ ജനാർദ്ദനൻ മുതൽപേർ കരക്കുടിശ്ശിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 6.33 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 618/128-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

09. 2697-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏറം വലിയപറമ്പിൽ ചാക്കോ ഔസേപ്പ് കരം വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 15.17 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 160/14-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

90. 2768-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏറം കല്ലുങ്കൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ മാത്യു തോമസ് കരക്കുടിശ്ശിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 15.68 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 165/1-104-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം.

91. 2825-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കമ്പഴ തെക്കേപുതുപ്പറമ്പിൽ കല്യാണി അമ്മ ലക്ഷ്മി അമ്മ കരക്കുടിശ്ശിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 7.18 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 617/1-63-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

92. 2829-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെങ്ങറ ചേരിക്കലിൽ തോമസ് മറിയാമ്മ കരക്കുടിശ്ശിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 7.14 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 591/1-16-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

93. 2845-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെന്നീർക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ ഏലിയാമ്മ കുഞ്ഞമ്മ മുതൽപേർ കരക്കുടിശ്ശിക വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 8.19 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 612/5-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

(4)

വില്ലേജ്—പഴവങ്ങാടി

കുടിശ്ശിക ഇനം—കരം, പഴയ കുടിശ്ശിക, സെസ്സ് മുതലായവ.

പട്ടിക I

1. 801-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കരമുറിയിൽ പറങ്കിമാംമൂട്ടിൽ അപ്പുപ്പൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞു പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 4.28 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 241/16-ൽ 10 സെന്റ് പുരയിടം.

2. 574-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെത്തോങ്കര മുറിയിൽ മേലേക്കാട്ട് നാരായണൻ അപ്പുപ്പൻ, നാരായണൻ ഗോപാലൻ, നാരായണൻ കിട്ടൻ മുതൽപേർ പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 4.28 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 223/2B-1-ൽ 11 സെന്റ് പുരയിടം.

3. 1292-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കരമുറിയിൽ മുക്കുന്നപറമ്പിൽ ഗോവിന്ദൻ രാമനാചാരി പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 3.35 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 170/1/1-678-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

4. 1803-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കരമുറിയിൽ ചെലിക്കുളം മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അയത്തിപ്പുരയിടത്തിൽ ചാക്കോ വറുഗീസ് പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 18.05 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 159/1B-11-ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

5. 1835-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അങ്ങാടി വില്ലേജിൽ അങ്ങാടി മുറിയിൽ ചരിവുകാലായിൽ അബ്രഹാം തോമസ് പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 13.71 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 93/0/3-18-ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

6. 2175-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെത്തോങ്കര മുറിയിൽ ചെറിയ വട്ടയ്ക്കാട്ട് മത്തായി മത്തായി പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 7.11 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 141/1-G-2-ൽ 30 സെന്റ് പുരയിടം.

7. 2177-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെത്തോങ്കര മുറിയിൽ ചെറിയ വട്ടയ്ക്കാട്ട് മത്തായി തോമസ് പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 7.28 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 231/1/1-70-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

8. 3408-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെത്തോങ്കര മുറിയിൽ തൊടുക തേക്കുംതുണ്ടിൽ ശീമോൻ ജോസഫ് പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 4.39 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 212/2C-22-ൽ 6 സെന്റ് പുരയിടം.

9. 4005-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി തെള്ളിയൂർ വില്ലേജിൽ കോഴഞ്ചേരി മുറിയിൽ പുതിയിടത്തു കിഴക്കേതിൽ മാത്തൻ ഔസേപ്പ്, മാത്തൻ ശമുവേൽ മുതൽപേർ കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 4.24 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 93/6-1-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

10. 4050-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കരമുറിയിൽ പാറക്കാലാ പുരയിടത്തിൽ ഗീവറുഗീസ് തോമാ ഗീവറുഗീസ് മറിയ മുതൽപേർ പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 5.84 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 93/3-3-ൽ 30 സെന്റ് പുരയിടം.

11. 5570-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെറുകോൽ മുറിയിൽ പഴയാറ്റ് ഇടിക്കുള ഔസേപ്പ് പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 3.56 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 140/3B-4-ൽ 17 സെന്റ് പുരയിടം.

12. 5862-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെത്തോങ്കര മുറിയിൽ കളരിക്കൽ അബ്രഹാം ശോശാമ്മ പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 8.00 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 227/9-ൽ 23 സെന്റ് പുരയിടം.

13. 7425-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അങ്ങാടി വില്ലേജിൽ അങ്ങാടി മുറിയിൽ ചെറിയതോട്ടത്തിൽ ചാണ്ടി തോമസ് പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 20.96 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 49/1-765-ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

14. 8959-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പഴവങ്ങാടിക്കര മുറിയിൽ കളത്തിൽ കാവിൽ ചെറിയാൻ വറുഗീസ് പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുംപ്പെടെ 3.31 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 120/1C-22C-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടം.

15. 11594-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഏഴംകുളം വില്ലേജിൽ ഏഴംകുളം മുറിയിൽ മണ്ണടിമുറിയിൽ ഇട്ടി ഇട്ടി പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 8.17 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് പഴവങ്ങാടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 49/1-809.ൽ 27 സെന്റു പുരയിടം.

16. 13878-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പഴവങ്ങാടി കര മുറിയിൽ ഇടക്കുളത്തിൽ കേശവൻ വാസു പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 4.97 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 103/1A-1-7-ൽ 15 സെന്റു പുരയിടം.

17. 14188-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പഴവങ്ങാടി കര മുറിയിൽ മുട്ടിപ്പാറ വേലൻ തേവൻ പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 4.85 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 49/1-868-ൽ 40 സെന്റു പുരയിടം.

18. 15821-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പുത്തൻകാവു വില്ലേജിൽ പുത്തൻകാവു തെക്കേ പുത്തേട്ടിയിൽ കൊല്ലറയ്ക്കും പടിക്കൽ ചെറിയാൻ തോമസ് കെ. റ്റി. തോമസ് കെ. റ്റി. മാത്യു മുതൽപേർ പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 55.50 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് പഴവങ്ങാടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 792/1B-1-ൽ 25 സെന്റും സർവ്വേ 102/3A-1-ൽ 50 സെന്റും, സർവ്വേ 792/1A-3.ൽ 30 സെന്റും, സർവ്വേ 100/1B-ൽ 50 സെന്റും, സർവ്വേ 105/1B.ൽ 50 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 2 ഏക്കർ 5 സെന്റു പുരയിടം.

19. 17860-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം അങ്ങാടി വില്ലേജിൽ അങ്ങാടി മുറിയിൽ കന്നാകുഴിയിൽ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ തോമസ് ഫിലിപ്പോസ് പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 15.20 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് പഴവങ്ങാടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 49/1-4.ൽ 60 സെന്റും, സർവ്വേ 107/1-3-ൽ 85 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 1 ഏക്കർ 45 സെന്റു പുരയിടം.

20. 18703-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പഴവങ്ങാടി കര മുറിയിൽ കോയിക്കലേത്തു ചാണ്ടി ഫിലിപ്പോസ് പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 16.77 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 93/1-25-ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

21. 18704-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പഴവങ്ങാടികര മുറിയിൽ കോയിക്കലേത്തു ചാണ്ടി വർഗീസ് പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 17.13 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 93/1-25.ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

22. 18705-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പഴവങ്ങാടി കര മുറിയിൽ കോയിക്കലേത്തു ചാണ്ടി അബ്രഹാം പക്കൽനിന്നും കരം മുതലായ വകയിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 15.93 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 93/1-25.ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

23. 8163-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പഴവങ്ങാടികര മുറിയിൽ വടക്കു പറമ്പിലായ കിഴക്കേ തെക്കുംതലയ്ക്കൽ ഇട്ടിയവരാ സ്റ്റേഫാനോസ് പക്കൽനിന്നും റബ്ബർഡ്യൂട്ടി ഇനത്തിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 15.75 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 170/1/1-1500-ൽ 66.500 സെന്റു പുരയിടം.

24. 8837-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പഴവങ്ങാടികര മുറിയിൽ കണ്ണന്താനത്തു കെ. റ്റി. തോമസ് പക്കൽനിന്നും റബ്ബർഡ്യൂട്ടി ഇനത്തിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 284.36 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 135/8D-3.ൽ 2 ഏക്കർ 59 സെന്റു പുരയിടം.

25. 16300-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പഴവങ്ങാടി കര മുറിയിൽ ചാലുമാട്ടയേ തെക്കേപ്പറമ്പിൽ ഈശോ അബ്രഹാം പക്കൽനിന്നും റബ്ബർഡ്യൂട്ടി ഇനത്തിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 11.07 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 147/1E-ൽ 50 സെന്റു പുരയിടം.

26. 16732-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പഴവങ്ങാടി കര മുറിയിൽ കണ്ണന്താനത്തു മഠത്തിൽ അബ്രഹാം അബ്രഹാം പക്കൽനിന്നും റബ്ബർഡ്യൂട്ടി ഇനത്തിൽ നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 9.75 രൂ. ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 242/5/4.ൽ 42 സെന്റു പുരയിടം.

പത്തനംതിട്ട.

(ഒപ്പ്.)
തഹശീൽദാർ.

Pathanapuram Taluk

NOTICES.

പത്തനംതിട്ട താലൂക്ക് ആഫീസിൽ നിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്റ്റ് 26-ാം വകുപ്പും പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന വില്ലേജിൽ പെട്ടതും താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നതും ആയ പേർകാരുടെ പക്കൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങളിലുള്ള കടിശ്ശികകൾക്ക് താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. കടിശ്ശികയും നടപടിച്ചെലവു മുതലായവയും പലിശയും 7 ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ കെട്ടേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം പട്ടിക വസ്തുക്കളെ നിയമപ്രകാരം ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതാണ്.

പട്ടിക

(1)

1958 ഫെബ്രുവരി 4.

വില്ലേജ്—ഇടമുളക്കൽ.

കടിശ്ശിക ഇനം—കരം, മണിക്കരം മുതലായവ.

1. 19-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം നാരകവട്ടം ചേരിക്കൽ മേലേത്തു തോട്ടക്കാട്ടേരി മഠത്തിൽ കേശവന്റെ വിധവ ജാനകിഅമ്മ 14.51 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 101/4-ൽ 10 സെന്റും, 60/17-ൽ 17 സെന്റും നിലങ്ങൾ.

2. 20-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടമുളക്കൽ മുറിയിൽ കോളിയാട്ടു വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള മാധവൻപിള്ള 7.25 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 420/1W40-ൽ 25 സെന്റു പുരയിടം.

3. 44-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടമുളക്കൽ മുറിയിൽ പുത്താറ പുത്തൻവീട്ടിൽ മാനസിയമ്മ - മാർഗ്ഗവിയമ്മ 10.12 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 374/5/14-ൽ 10 സെന്റു നിലം.

4. 45-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പെരുങ്ങള്ളൂർ മുറിയിൽ കന്നുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ മത്തായി ഇട്ടിച്ചാണ്ടി 4.66 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 168/9.ൽ 15 സെന്റു പുരയിടം.

5. 141-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ചെമ്പകരാമനല്ലൂർ മുറിയിൽ ഇലഞ്ഞിക്കൽ ചാമക്കാലയിൽ കൊച്ചു തോമസ് 6.19 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 423/1A4.ൽ 20 സെന്റു പുരയിടം.

6. 210-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടമുളക്കൽ മുറിയിൽ ചരുവിള വീട്ടിൽ യോനാ യോഹന്നാൻ 6.23 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 390/138/184-ൽ 25 സെന്റു പുരയിടം.

7. 228-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പെരുങ്ങള്ളൂർ മുറിയിൽ ചാക്കയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള വേലായുധൻപിള്ള 5.09 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 65/1/4.ൽ 28 സെന്റു പുരയിടം.

8. 240-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പെരുങ്ങള്ളൂർ മുറിയിൽ കാഞ്ഞിരംവിള ഉമ്മൻ കുഞ്ഞാണ്ടി 11.17 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 375/1/2.ൽ 41 സെന്റു പുരയിടം.

9. 360-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വയ്യാൽ മുറിയിൽ പാറപ്പുള്ളി വിളയിൽ മീതിയൻ മുഹമ്മദ്‌ഹനീഫാ 20.94 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 169/4.ൽ 18 സെന്റും 145/1.ൽ 10 സെന്റും നിലങ്ങൾ.

10. 385-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പെരുങ്ങള്ളൂർ മുറിയിൽ വാപ്പുപുര വീട്ടിൽ പാപ്പി അബ്രഹാം 7.63 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 7/4-ൽ 20 സെന്റു പുരയിടം.

11. 412-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കന്നിമേൽ ചേരിയിൽ കാവുങ്കൽ തെക്കേതിൽ കൊച്ചുണ്ണി കാഞ്ഞിരക്കാട് 10.52 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 526/2.ൽ 30 സെന്റു പുരയിടം.

12. 485-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടമുളക്കൽ മുറിയിൽ ശങ്കരദേവനത്തിൽ ഈശ്വരൻപോററി മാധവൻ പോററി 8.26 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 460/4-ൽ 20 സെന്റു പുരയിടം.

13. 502-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ആയൂർ മുറിയിൽ പുത്തൻവിള വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുകുറുപ്പ് മാധവക്കുറുപ്പ് 4.30 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 12/12-ൽ 39 സെന്റു പുരയിടം.

14. 564-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ആയൂർ മുറിയിൽ കരിക്കത്തിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ഔസേഫ് ഔസേഫ് 5.55 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 52/1F.ൽ 20 സെന്റു പുരയിടം.

15. 528-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇടമുളക്കൽ മുറിയിൽ പാറക്കിഴക്കുംവിള വേലുപ്പിള്ള രാമൻ 5.71 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 491/1-ൽ 25 സെന്റു പുരയിടം.

16. 567-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കമ്പംകോട് മുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ പണ്ടകശാലയിൽ ഉമ്മൻ കൊച്ചുമാത്തു 5.84 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 65/1/12-ൽ 25 സെന്റു പുരയിടം.

17. 633-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ആയൂർ മുറിയിൽ ആയൂർകോട്ട് കോണത്തു വടക്കേക്കര ചരുവിളവീട്ടിൽ യോഹന്നാൻ ചാക്കോ 5.18 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 28/1T/52-ൽ 30 സെന്റു പുരയിടം.

18. 675-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പടിഞ്ഞാററംകര മുറിയിൽ ഇണ്ടിൽ വേലായുധൻ കുഞ്ഞൻ 5.67 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 479/12B.ൽ 22 സെന്റു പുരയിടവും, 481/7B.ൽ 15 സെന്റു നിലവും.

19. 725-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പെരുങ്ങള്ളൂർ മുറിയിൽ കാഞ്ഞിരംവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ കീവറിസ് ഉമ്മൻ 7.63 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 118/7A.ൽ 25 സെന്റു പുരയിടം.

20. 736-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കൊല്ലങ്കോട്ട് മുറിയിൽ കൊണ്ടപ്പിൽവീട്ടിൽ നാരായണൻ കൃഷ്ണൻ 6.42 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 65/1M-ൽ 14 സെന്റ പുരയിടവും, 67/19A-ൽ 13 സെന്റ നിലവും.

21. 802-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി, ആമച്ചൽ മുറി ... ... വീട്ടിൽ കൊച്ചുകോയിക്കൽ അച്യുതൻ 8.23 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 40/17-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

22. 852-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കുറ്റിച്ചൽ ... മുറിയിൽ ...കോട്ട് വീട്ടിൽ നാരായണൻ ... 17.79 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 170/1/1T-ൽ 73 സെന്റ പുരയിടം.

23. 864-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടക്കുന്നിൽ മുറിയിൽ ...വിളാകത്തുവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ ... 7.09 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 390/1/1-ൽ 28 സെന്റ പുരയിടം.

24. 909-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ഗീവർഗ്ഗീസ് ... 12.27 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 132/1W38-ൽ 30 സെന്റ പുരയിടം.

23. 999-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വാഴക്കാട്ട് മുറിയിൽ പ്ലാവിള വീട്ടിൽ ചക്കി കൊച്ചിന്റെ മകൾ ... 4.63 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 498/3-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

26. 1139-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പടിഞ്ഞാറേക്കര മുറിയിൽ ചരുവിള വീട്ടിൽ ... കൊച്ചുകുഞ്ഞു 3.07 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 489/1/12-ൽ 40 സെന്റ പുരയിടം.

27. 1177-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... മുറിയിൽ ചിറക്ക് വടക്കേ മഠത്തിൽ ... സുബ്രഹ്മണ്യൻ 3.15 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 309/13A-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

28. 1233-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടക്കുന്നിൽ മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ... പിള്ള 5.84 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 400/1A8-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

29. 1243-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി നെടുവക്കാവു വിളാകം മുറിയിൽ ചരുവിള മറിയ ... 3.38 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 28/1K37-ൽ 30 സെന്റ പുരയിടം.

30. 1246-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോട്ടക്കൽ മുറിയിൽ ... പുത്തൻവീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞു നാരായണിയമ്മ 9.90 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 398/3-ൽ 30 സെന്റ പുരയിടം.

31. 1293-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുങ്ങല്ലൂർ മുറിയിൽ കല്ലുംപുറത്തു വടക്കേവീട്ടിൽ ... 7.71 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 132/1/3-ൽ 73 സെന്റ പുരയിടം.

32. 1338-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കിഴക്കേക്കരയിൽ ... പാറപ്പുറമ്പിൽ തോമാ വർഗ്ഗീസ് 24.19 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 411/7B-ൽ 30 സെന്റ പുരയിടം.

33. 1373-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... മുറിയിൽ പുലിപ്പു പുത്തൻവീട്ടിൽ അന്നമ്മ മറിയാമ്മ 5.38 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 132/123/192-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

34. 1419-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടക്കുന്നിൽ നെടുമ്പത്തു കിഴക്കേക്കര മഠത്തിൽ ... 5.33 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 324/1/9-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

35. 1460-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... മുറിയിൽ ... കാട്ട് അമ്പാട്ട് വീട്ടിൽ ... 7.41 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 390/1/101-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

36. 1372-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുങ്ങല്ലൂർ മുറിയിൽ കിഴക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ ... ഗീവർഗ്ഗീസ് 9.12 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 136/2A/16-ൽ 18 സെന്റ നിലം.

37. 1749-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടക്കുന്നിൽ മുറിയിൽ ... വിള പുത്തൻവീട്ടിൽ ഗീവർഗ്ഗീസ് മാത്യു 9.22 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 451/3A-ൽ 30 സെന്റ പുരയിടം.

38. 2060-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... മുറിയിൽ ...വിള വീട്ടിൽ കൊച്ചു ... 3.79 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 82/2-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

39. 2082-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... മുറിയിൽ പ്ലാവറ വീട്ടിൽനിന്നും ... കല്ലുവടക്കേ ... നാരായണപിള്ള 8.39 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 46/3B-ൽ 13 സെന്റ പുരയിടം.

40. 2202-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ...കോട്ട് മുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ... 16.40 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 81/6A-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

41. 2116-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... 23.91 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 423/1C3-ൽ 30 സെന്റ പുരയിടം.

42. 2484-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... മുറിയിൽ ...വിള വീട്ടിൽ ... 7.54 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 113/1B-ൽ 40 സെന്റ പുരയിടം.

43. 2529-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... 3.10 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 65/203-ൽ 30 സെന്റ പുരയിടം.

44. 2386-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... 9.75 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 80/43-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

43. 2666-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... 6.39 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 63/71-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

46. 2711-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... 3.10 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 494/33-ൽ 19 സെന്റ പുരയിടം.

47. 2724-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... 3.38 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 28/1-ലെ 76-ൽ 30 സെന്റ പുരയിടം.

48. 2783-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... 6.39 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 315/6/30-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

49. 2979-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... 8.96 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 302/3A-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

50. 3161-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുങ്ങല്ലൂർ മുറിയിൽ ... 3.36 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 170/35/47-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

51. മറി 1/11-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുങ്ങല്ലൂർ മുറിയിൽ ... കിഴക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ ... 8.33 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 176/2/10-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

32. മറി 1/12-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ... 18.23 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 176/2/9-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

53. മറി 8/87-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുങ്ങല്ലൂർ മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ... 20.98 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 114/2-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

54. മറി 8/105-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ...കാട്ട് മുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ... 23.90 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 87/2-ൽ 12 സെന്റ നിലം.

33. മറി 8/109, 110 എന്നീ തണ്ടപ്പേരുകളിൻപടി പെരുങ്ങല്ലൂർ മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ... 30.77 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 105/23-ൽ 10 സെന്റും, 114/3/9-ൽ 13 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 23 സെന്റ നിലം.

36. മറി 8/116, 3/47, 53, 66 നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകളിൻപടി പെരുങ്ങല്ലൂർ മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ... ഗീവർഗ്ഗീസ് ... 45.40 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 100/3-ൽ 25 സെന്റ നിലം.

37. മറി 8/139-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ... നാരായണൻ ... 33.30 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 32/2-ൽ 15 സെന്റ നിലം.

38. 8/130-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുങ്ങല്ലൂർ മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ നാരായണി ... 11.47 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 100/4B-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

39. മറി 9/116, 223-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കോട്ടക്കൽ മുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ... 23.91 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 418/4.7-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

60. മറി 9/231-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ... മുറിയിൽ ...വിള വീട്ടിൽ ... 13.23 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് സർവ്വെ 418/4/1-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

61. മറി 9/234-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഇടക്കുന്നിൽ മുറിയിൽ കോടിയാട്ടുവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ ...

വിലയും 11·92 രൂ. തിക്താനമുള്ളതിന് സർവ്വെ 418/4/1-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

62. മുറി 8/266-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം വസ്തു മുറിയിൽ കച്ചപ്പുള്ളിപുരയിടത്തിൽ പരമേശ്വരൻ നാരായണൻ 18·70 രൂ. തിക്താനമുള്ളതിന് സർവ്വെ 158/6-ൽ 15 സെന്റ നിലം.

63. മുറി 17/289-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ചെങ്ങന്നൂർ മുറിയിൽ പുതുപ്പടപ്പിൽ കിഴക്കേക്കര ബംഗ്ലാവിൽ കണ്ടാണി ശിവർഗ്ഗീസ് 11·42 രൂ. തിക്താനമുള്ളതിന് സർവ്വെ 84/2/18-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

(2)

വില്ലേജ്—ഏരൂർ

1. 43-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ മുറിയിൽ കല്ലുമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഇടിക്കാളി കൊച്ചിക്കാ മുതൽപേർ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 4.14 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർവക സർവ്വെ 594/1-ൽ 10 സെന്റ പുരയിടം.

2. 105-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ആർച്ചൽമംഗലത്തു വീട്ടിൽ നാരായണി ലക്ഷ്മി തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 1.68 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർ വക സർവ്വെ 822/640-ൽ 15സെന്റ നിലം.

3. 174-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ ഇടയിലക്കരിക്കത്തിൽ ചാവിളവീട്ടിൽ കൊച്ചുപെണ്ണ് ഭവാനി മക്കൾ കിഴക്കേവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ ഗോപാലൻ ഇവർ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 3.38 രൂപയ്ക്ക് സർവ്വെ 611/39/171-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

4. 226-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ചടയമംഗലം വില്ലേജിൽ മുറിയിൽ കണ്ണേരിംവിള പുരയിടത്തിൽ രാമൻ വേലായുധൻ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 4.16 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻവക സർവ്വെ 766/13/21/77-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

5. 245-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ആർച്ചൽ പാലമൂട്ടിൽവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 1.54 രൂപയ്ക്ക് സർവ്വെ 349/1/12-ൽ 10 സെന്റ പുരയിടം.

6. 268-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ ചാവിള പുരയിടത്തിൽ കൃഷ്ണൻ രാമൻ മുതൽപേർ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 4.55 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻവക സർവ്വെ 602/3-ൽ 21 സെന്റ നിലം.

7. 285-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ പാണയത്ത് പോത്തൻകോണം എന്ന സ്ഥലത്ത് പുത്തൻവീട്ടിൽ നങ്ങേലി കാർത്യായനി തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 4.32 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർ വക സർവ്വെ 689/15/11-ൽ 22 സെന്റ പുരയിടം.

8. 294-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം അയിലറ ചരുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ ശങ്കരനാരായണപിള്ള കൊച്ചുകുഞ്ഞു പിള്ള തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 2.35 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻവക സർവ്വെ 766/3/17-ൽ 17 സെന്റ പുരയിടം.

9. 585-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം എഴുകോൺ വില്ലേജിൽ തൃപ്പിലഴികത്തുമുറിയിൽ ചരുവിള പടിഞ്ഞാറതിൽ സാറാ ഏലിയ മുതൽപേർ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 4.89 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർ വക സർവ്വെ 620/95-ൽ 15 സെന്റ പുരയിടം.

10. 624-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം നെട്ടയത്തുകുന്നുവിള വീട്ടിൽ കൊച്ചിത ഓമനായനി തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 3.21 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർ വക സർവ്വെ 603/4സി/3-ൽ 23 സെന്റ പുരയിടം.

11. 646-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ കൊച്ചുപിടിക കൃഷ്ണപിള്ള നാരായണപിള്ള തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 13.99 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻ വക സർവ്വെ 604/1സി-ൽ 20 സെന്റ നിലം.

12. 659-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം നെട്ടയത്തു ചരുവിളയിൽ വേലായുധൻ നാരായണൻ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 10.48 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻ വക സർവ്വെ 349/1/60-ൽ 15 സെന്റ നിലം.

13. 683-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം നെട്ടയത്തു പ്ലാവിള കൃഷ്ണൻ ഗോവിന്ദൻ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 27.66 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻ വക സർവ്വെ 597/1എ/1-ൽ 20 സെന്റ നിലം.

14. 697-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ പാണ്ടിയാംവിള പുരയിടത്തിൽ കാളിക്കുട്ടി തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 2.78 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർ വക സർവ്വെ 653/1/9-ൽ 10 സെന്റ പുരയിടം.

15. 713-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർമംഗലത്തു പുരയിടത്തിൽ ഈശപ്പു മഹമ്മദുമുസ്തഫാ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 5.54 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻ വക സർവ്വെ 774/6-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

16. 723-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ മുക്കം കോട്ടുകൽ മൂട്ടിൽ വാഴേറ്റ പുരയിടത്തിൽ നീലൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 3.12 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻ വക സർവ്വെ 605/2-ൽ 8½ സെന്റ പുരയിടം.

17. 734-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ വേങ്ങവിള പുരയിടത്തിൽ നാകുർ മീരാൻ അപ്പാ റാവുത്തർ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 6.47 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻവക സർവ്വെ 752/4-ൽ 14 സെന്റ നിലം.

18. 760-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം അയിലറ വിളയിൽ വീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള കൃഷ്ണപിള്ള തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 3.79 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻ വക സർവ്വെ 766/1Z/21-ൽ 12 സെന്റ പുരയിടം.

19. 801-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഇരവിപുരം വില്ലേജിൽ ആയിരംതെങ്ങു ചേരിയിൽ കന്നേൽവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള നാരായണപിള്ള ഭാര്യ കൊച്ചുലക്ഷ്മിയമ്മ കല്യാണി അമ്മ ഇവർ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 7.39 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർ വക സർവ്വെ 850/1-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

20. 502-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ ഇടവനോട്ടിതത്തിൽ വടക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ ചെറിയാൻ കറിയാൻ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 4.16 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻ വക സർവ്വെ 833/1/1-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

21. 816-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം വെളിയം വില്ലേജിൽ കിഴക്കേക്കര മുറിയിൽ മേലേതിൽവീട്ടിൽ കറമ്പ ലക്ഷ്മി മുതൽപേർ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 8.43രൂപയ്ക്ക് ടിയാർ വക സർവ്വെ 579/2/8-ൽ 37½ സെന്റ പുരയിടം.

22. 824-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം അയിലറ എന്ന സ്ഥലത്തു നെട്ടവന്നൂർ കളിവഴികത്തു മേലതിൽവീട്ടിൽ ഇടിക്കിയമ്മ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 3.07 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർവക സർവ്വെ 822/218/1093-ൽ 14 സെന്റ പുരയിടം.

23. 902-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം കൊട്ടാരക്കര ചേരിയ വെളിനല്ലൂർ മുറിയിൽ തേവർകോട്ട വാറവിള പുരയിടത്തിൽനിന്നും ഏരൂർ പുതുവൽ പുരയിടത്തിൽ നാകുർ മീരാൻ അയിരോസ് തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 2.22 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻ വക സർവ്വെ 611/1/61-ൽ 10 സെന്റ പുരയിടം.

24. 904-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം അയിലറ പുത്തൻവിളവീട്ടിൽ നീല കല്യാണി തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 3.98 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർ വക സർവ്വെ 766/1/36-ൽ 18സെന്റ പുരയിടം.

25. 908-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ ചാല്യവിളയിൽ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് റാവുത്തർ അലിയാര് റാവുത്തർ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 2.87 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻ വക സർവ്വെ 752/2-ൽ 10 സെന്റ നിലം.

26. 942-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ആർച്ചൽമംഗലത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ കണ്ടാളി നാരായണി തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 4.62 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർ വക സർവ്വെ 822/639-ൽ 10 സെന്റ പുരയിടം.

27. 1022-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ ഇടയിലഴികത്തു വീട്ടിൽ കറമ്പക്കി കഞ്ഞിക്കുട്ടി തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 3.87 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർവക സർവ്വെ 614/8-ൽ 20 സെന്റ പുരയിടം.

28. 1039-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ കൊല്ലൻപറമ്പിൽ അയ്യപ്പൻ പപ്പു തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 1.28 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻ വക സർവ്വെ 663/4-ൽ 5 സെന്റ നിലം.

29. 1035-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ വിളയിൽ വീട്ടിൽ ഷെരീഫ് ബീവി അയിഷാ ഉമ്മാൾ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 3.40 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർ വക സർവ്വെ 620-1/18-ൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

30. 1152-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ചെങ്ങന്നൂർ വടക്കേക്കര വില്ലേജിൽ കിഴക്കേ മേമുറിയിൽ വല്യത്തു ബംഗ്ലാവിൽ കൈതച്ചെല്ലപ്പ് ചെല്ലപ്പ് തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 25.96 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻ വക 745/279/1430-ൽ 28 സെന്റ നിലം.

31. 1237-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പുനലൂർ വില്ലേജിൽ മാത്രമുറിയിൽ താഴതിൽവീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 10.73 രൂപയ്ക്ക് ടിയാൻ വക സർവ്വെ 822/73എ-ൽ 366-ൽ 14 സെന്റ നിലം.

32. 1240-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം നെട്ടയം എന്ന സ്ഥലത്തു താമസം ചങ്ങനാശ്ശേരി പുതുപ്പള്ളി വില്ലേജിൽ ഏറിക്കാട്ടുകരയിൽ നടുത്തു വീട്ടിൽ ആച്ചാമ്മ പുന്നൻ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 7.28 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർവക സർവ്വെ 349/206-ൽ 48 സെന്റ പുരയിടം.

33. 1292-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം അലയമൺ മേലേക്കര വിളയിൽവീട്ടിൽ കാതൽമാം ഷെരീഫ് ബീവി തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 5.47 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർ വക സർവ്വെ 620/118-ൽ 26 സെന്റ പുരയിടം.

34. 1330-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ആയൂർ കോട്ട മുറിയിൽ കളീക്കൽ കിഴക്കേതിൽ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി അമ്മ കാർത്യായനി അമ്മ തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 6.88 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർ വക സർവ്വെ 554/2/9-ൽ 24 സെന്റ നിലം.

35. 1427-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ഏരൂർ മണിയംകാണത്തു കുന്നുവിള പുരയിടത്തിൽ കണ്ടാളി കറമ്പി തിക്താനമുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 8.16 രൂപയ്ക്ക് ടിയാർ വക സർവ്വെ 620/1/54-ൽ 44 സെന്റ പുരയിടം.

36. 1438-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പൊന്മുഴ ചേരിയിൽ കൊമ്പംപൊയ്കയിൽ ഇടയിലവീട്ടിൽ കോശി ചെറി

യാൻ തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 10.12 രൂപയ്ക്കു ടിയാൻ വക സര്വേ 748/2 ബി-ൽ 15 സെൻറ നിലം.

37. 1455-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏറത്തുമങ്ങാട്ട പാറയോട്ട കോയിക്കലഴികത്തു കല്യാണിയമ്മ പാർവ്വതിയമ്മ തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 19.80 രൂപയ്ക്കു ടിയാനു വക സര്വേ 349/195/625-ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

38. 1471-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി തെക്കും എന്ന സ്ഥലത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ കൊച്ചിട്ടാം വേലായുധൻ മുതൽപേർ തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 11.30 രൂപയ്ക്കു ടിയാർവക സര്വേ 605/2/10-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

39. 1544-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി തഴവാൻ ദേവിവിലാസം ബംഗ്ലാവിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള മാധവൻനായർ തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 10.40 രൂപയ്ക്കു ടിയാൻവക സര്വേ 638/1/5-ൽ 6-ൽ 64 സെൻറ പുരയിടം.

40. 1575-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുനലൂർ കിഴക്കേത്തു വീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള മാധവൻപിള്ള മുതൽപേർ തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 12.71 രൂപയ്ക്കു ടിയാർവക സര്വേ 822/1/466-ൽ 25 സെൻറ നിലം.

41. 1668-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെള്ളായൂർ വില്ലേജിൽ കടയനാകാട്ട മുറിയിൽ വടക്കേനാത്തു താഴത്തു പുതുപ്പറമ്പിൽ ഈശ്വരപിള്ള മാധവൻപിള്ള മുതൽപേർ തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 74.80 രൂപയ്ക്കു ടിയാർ വക സര്വേ 745/1/757-ൽ 3 ഏക്കർ 50 സെൻറ പുരയിടം.

42. 1896-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി തുർച്ചൽ പാലത്തിൽ തെക്കേ പുത്തൻവീട്ടിൽ നാണിയമ്മ ജാനകിയമ്മ തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 8.37 രൂപയ്ക്കു ടിയാനുവക സര്വേ 349/1/13-ൽ 15 സെൻറ നിലം.

43. 2145-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി തഴാവൽ കോട്ടവിളവീട്ടിൽ ഒതേനീൻകഞ്ഞു ഹനീഫാ തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 5.78 രൂപയ്ക്കു ടിയാൻ വക സര്വേ 620/72-ൽ 44 സെൻറ പുരയിടം.

44. 2632-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏരൂർ പണകശാലയിൽ ചോന ശിവർഗ്ഗീസ് തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 4.6 രൂപയ്ക്കു ടിയാൻവക സര്വേ 745/666-ൽ 20 സെൻറ പുരയിടം.

45. 2947-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അയിലറ തുഴാണി കൊച്ചുവീട്ടിൽ മാധവൻ ദേവകി തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 5.11 രൂപയ്ക്കു ടിയാനു വക സര്വേ 822/209/1233-ൽ 20 സെൻറ പുരയിടം.

46. ചാത്തിയത്തു കാരതാഴത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ ചെല്ലമ്മ സരസമ്മ 3080-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 3.36 രൂപയ്ക്കു ടിയാനു വക സര്വേ 745/1685-ൽ 14 സെൻറ പുരയിടം.

47. 3238-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വടക്കേക്കര വില്ലേജിൽ കിടച്ചുരി മുറിയിൽ വലിയ ബംഗ്ലാവിൽ ഒപ്പെപ്പ് കോശി തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 29.20 രൂപയ്ക്കു ടിയാൻ വക ഏരൂർ വില്ലേജിൽ സര്വേ 745/606-ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

48. 3239-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കിടച്ചുരി മുറിയിൽ വലിയ ബംഗ്ലാവിൽ ഒപ്പെപ്പ് രാച്ചേൽ തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 28.24 രൂപയ്ക്കു ടിയാൻവക സര്വേ 745/297-ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

49. 3257-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ടിയിൽ വലിയ ബംഗ്ലാവിൽ ഒപ്പെപ്പ് മത്തായി തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 28.74 രൂപയ്ക്കു ടിയാൻവക സര്വേ 745/602-ൽ 2 ഏക്കർ 7 സെൻറ പുരയിടം.

50. 3298-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഓമല്ലൂർ വില്ലേജിൽ മുള്ളറപ്പാണം മുറിയിൽ തണ്ണിക്കരവിള പുതിയ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി അമ്മ കല്യാണി അമ്മ മുതൽപേർ തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 6.85 രൂപയ്ക്കു ടിയാർ വക സര്വേ 349/1/443-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

51. 4075-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വടക്കേക്കര വില്ലേജിൽ കിടച്ചുരി മേൽമുറിയിൽ വലിയ ബംഗ്ലാവിൽ ഒപ്പെപ്പ് അന്നമ്മ തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക 30.85 രൂപയ്ക്കു ടിയാനു വക സര്വേ 745/1104-ൽ 1 ഏക്കർ 20 സെൻറ പുരയിടം.

52. 3434, 4095-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏരൂർ മുറിയിൽ കറിക്കാട്ട വീട്ടിൽ കൊച്ചുകഞ്ഞു നീലാംബരൻ തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക, തടിനഷ്ടം മുതലായ ഇനങ്ങളിൽ തിക്കാനുള്ള 149.41 രൂപയ്ക്കു ടിയാൻ വക സര്വേ 587/4-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

53. 4267-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏരൂർ ധർമ്മവിലാസത്തുവീട്ടിൽ നിലകണ്ഠൻ പത്മനാഭൻ തിക്കാനുള്ള കരക്കടിസ്ഥിക, തടിനഷ്ടം മുതലായ ഇനങ്ങളിൽ 19.50 രൂപയ്ക്കു ടിയാൻ വക സര്വേ 616-ൽ 1 ബി-ൽ 20 സെൻറ പുരയിടം.

(3)

1958 ഫെബ്രുവരി 22.

വില്ലേജ്—കരവാളൂർ.

1. 123-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കരവാളൂർ മുറിയിൽ ഏറ്റിച്ചുക്കൽ കൊച്ചുകഞ്ഞുപിള്ള പത്മനാഭൻപിള്ള 2.33 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 60/10/എ-ൽ 17 സെൻറ പുരയിടം.

2. 310-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ചേമ്പു മുറിയിൽ തെക്കേ മലയിൽ പടിഞ്ഞാറ്റേതിൽ ചന്തവിള വീട്ടിൽ സാറാ ഉമ്മാ അലിമാമുണ്ണി മുതൽപേർ 3.75 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 257/1/109-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

3. 939-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ചേമ്പു മുറിയിൽ പാലമിററത്ത വയലിന കിഴക്കേക്കര പറങ്കിമാംവിള പുരയിടത്തിൽ മീരാപ്പിള്ള റാവുത്തർ സായു 4.41 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 257/1/47-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

4. 278-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ടി മുറിയിൽ മുലവിള പുരയിടത്തിൽ ശങ്കരൻ അയ്യപ്പൻ 2.97 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 133/12എ-ൽ 10 സെൻറ പുരയിടം.

5. 1063-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ടി മുറിയിൽ വല്യവീട്ടു വടക്കതിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള ചെല്ലപ്പൻപിള്ള 6.57 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 329/2-ൽ 10 സെൻറ നിലം.

6. 1277-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര അയ്യന്താട്ടുവാ മുറിയിൽ അസ്സുതൊടികത്തു വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ കാർത്ത്യായനിയമ്മ 4.43 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 232/9-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

7. 1332-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ചേമ്പു മുറിയിൽ വച്ചനഴികത്തു പുരയിടത്തിൽ മൈതീൻകുട്ടി ചിന്നമ്മാൻ 5.75 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 295/1/22-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

8. 1466-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ചേമ്പു മുറിയിൽ കണിയാരുകഴി പാലവിളവീട്ടിൽ മാധവൻ രാമൃതൻ 3.54 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 354/1/99/1551-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

9. 1479-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ചേമ്പു മുറിയിൽ ഏലത്തണ്ടിൽ പുതുവിള പടിഞ്ഞാറതിൽ കോന്നിരാമൻകി 3.57 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 354/1/699-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

10. 1490-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചാങ്ങന്തൂർ ഏറത്തുചേരിയിൽ മേലേപുരയ്ക്കത്തു വീട്ടിൽ ചാണ്ടി ദാനിയേൽ 3.23 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 354/1/79-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

11. 1637-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഏരൂർ ഉമ്പാട്ടുന്ന സ്ഥലത്തു പുത്തൻ വീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള നാരായണപിള്ള 4.45 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 174/1/57/587-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം

12. 1645-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി തിരുവല്ല മീനടത്ത മുറി ജേക്കബ് ഇണ്ടിയിൽ കരവിള മത്തായി 30.73 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 354/1/304-ൽ 2 ഏക്കർ 11 സെൻറ പുരയിടം.

13. 1899-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ചേമ്പു മുറിയിൽ പച്ചവിളവീട്ടിൽ രാമൻ ഗോപാലൻ 2.73 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 163/4ബി-ൽ 10 സെൻറ നിലം.

14. 1939-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മണപ്പാ മുറിയിൽ കൊച്ചുപ്ലാണി ചരുവിളവീട്ടിൽ വാവാ അലിയാരുകഞ്ഞ് 4.71 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 285/1/2-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

15. 2044-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുനലൂർ അരംപുന്ന മുറിയിൽ മുണ്ടക്കലഴികത്തു വീട്ടിൽ കഞ്ഞിരാമൻ മാതിക്കുട്ടിയമ്മ 7.71 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 329/2ബി/9-ൽ 10 സെൻറ നിലം.

16. 2126-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അരംപുന്ന മുറിയിൽ കരക്കടിതാഴത്തിൽ അയ്യൻ രാമൻ 7.49 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 354/1/122-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

17. 2261-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുനലൂർ പനങ്ങാട് മുറിയിൽ ചേനാല പുരയിടത്തിൽ കേവൻ ചാത്തൻ 7.46 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 354/1/418/669-ൽ 1 ഏക്കർ പുരയിടം.

18. 2263-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി തിരുവല്ലാ പടിഞ്ഞാറേക്കര മുറിയിൽ കൊല്ലംപറമ്പിൽ മേരി ഐസക്ക് 11.37 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 354/1/666-ൽ 2 ഏക്കർ പുരയിടം.

19. 2393-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ചേമ്പു മുറിയിൽ നരിക്കല്ലിൽ ഇടയത്തതിൽ ചരുവിള ഉതുപ്പാൻ ചെറിയാൻ 5.10 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 354/1/294-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

20. 2436-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ഉഴവൂർ വില്ലേജിൽ മോനിപ്പള്ളി കരയിൽ മുണ്ടനാനി പുത്തൻ പുരയിൽ ദേവസ്യാ മത്തായി മുതൽപേർ 3.57 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 257/1/181/323-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

21. 2460-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ചേമ്പു മുറിയിൽ വയലിറക്കത്തുവീട്ടിൽ ഉണ്ണിക്കാളി ലക്ഷ്മി 8.66 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 299/3-ൽ 10 സെൻറ നിലം.

22. 2549-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മാറ്റമുറിയിൽ നടുവിലഴികത്തുവീട്ടിൽ ശിവരാമപിള്ള പെരുമാൾപിള്ള 11.52 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു സര്വേ 160/3ബി-ൽ 15 സെൻറ പുരയിടം.

23. 2851-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടിയും, 75-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടിയും കരുനാഗപ്പള്ളി മുറിയിൽ പൊന്നേമ്പുകളിൽ വീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള 14.86 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 140/5-ൽ 19 [illegible].

24. 2910-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കിഴക്കേ വില്ലേജിൽ പാലാ മുറിയിൽ ... കൊച്ചുവർഗ്ഗീസ് ജോസഫ് പുത്രൻ 5.52 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 510/1/19-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

25. 2941-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി തൃക്കോവിൽ മുറിയിൽ പുളിമൂട്ടുവീട്ടിൽ തൊമ്മിക്കുഞ്ഞ് പിള്ളയുടെ ഭാര്യ സുലോചന 9.09 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 354/1/414-ൽ 95 സെൻറ പുരയിടം.

26. 5147-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ പാലത്തിങ്കരയിൽ കുഞ്ഞുവീട്ടിൽ ദേവസ്യ 4.72 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിന് സർവ്വേ 295/53/227-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

27. 5162-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുനലൂർ വില്ലേജിൽ പുനലൂർ മുറിയിൽ കരിങ്ങത്തിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ നാരായണൻ നായർ പുരുഷോത്തമൻനായർ 5.25 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിന് സർവ്വേ 354/1/435-ൽ 65 സെൻറ പുരയിടം.

28. 5221-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ ചരുവിള പുരയിടത്തിൽ ചടയൻ മാണി 3.64 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിന് സർവ്വേ 296/1/24-ൽ 28 സെൻറ പുരയിടം.

29. 3222-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ നിരപ്പിൽ കുട്ടിച്ചൻ ഗോവിന്ദൻ 5.57 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 296/1/25-ൽ 30 സെൻറ പുരയിടം.

30. 5266-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ ഉതിവിളവീട്ടിൽ കണ്ടൻ അലക്സാണ്ടർ 3.90 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിന് സർവ്വേ 290/1/76-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

31. 3267-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ നെടുങ്കുഴിയിൽ വലിയവിള ചാത്തുക്കാ മീരാനി 3.92 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 295/1/96-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

32. 5275-ം 3717-ം തണ്ടപ്പേരുകളിൽപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ പാണൻവിള ഇരവിക്കുട്ടിപ്പൻ 5.92 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 296/1/22-ൽ 26 സെൻറ പുരയിടം.

55. 5556-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുനലൂർ മുറിയിൽ കതിരച്ചിറ കണ്ണംപുറത്തു വീട്ടിൽ മതായി അബ്രഹാം 6.51 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 221/1/59/116-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

34. 3394-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചെങ്ങന്നൂർ ചെറിയനാട് തെക്ക് ഉമ്മന്നൂരിൽ മുറിയിൽ കോവാലഴികത്തു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു നങ്ങേലി മുതൽപേർ 4.11 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 295/1/15-ൽ 20 സെൻറ പുരയിടം.

55. 5442-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ കോക്കാട്ടിൽ വയലിനു വടക്കേക്കര വട്ടവിള പുരയിടത്തിൽഅണ്ണ ചിറ മുതൽപേർ 4.05 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 221/1/105-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

36. 5504-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കരവാളൂർ മുറിയിൽ പോത്തുംമുകളിൽ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള നാരായണപിള്ള 2.94 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 156/15/25-ൽ 21 സെൻറ പുരയിടം.

37. 5686-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ പുതുവിളപുരയിടത്തിൽ ചിററമ്പലപ്പിള്ളികണ്ണൻ 5.69 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിന് സർവ്വേ 354/1/706-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

38. 3687-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ ഇലത്തെണിൽ പടിഞ്ഞാറെവിളയിൽ കൊച്ചിത്ത ദേവൈനാരാം 89.90 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 354/1/700-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

39. 3639-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ചക്രവാളത്തുൽമുറിയിൽ പണയിൽ മാടത്തിൽ വേമ്പുലൻ ചാത്തപ്പുലൻ 7.06 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 554/1/657-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

40. 5691-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ തിരുപ്പൽ മാടത്തിൽ ദൈവത്താൽ പുലൻ 4.57 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 554/1/851-ൽ 26 സെൻറ പുരയിടം.

41. 3714-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ നരിക്കല്ലിൽ ചരുവിള കോശ മത്ത്യാസ് 5.70 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 354/1/745/1416-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

42. 3719-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ താന്നിവിള മേലെമാടത്തിൽ ചരോമ്പുലൻ മാനിയൽ 5.97 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 354/1/705-ൽ 30 സെൻറ പുരയിടം.

43. 5721-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ ഇടക്കുന്നിൽ ചാണിയിൽ മാധവൻ 5.92 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 354/1/745-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

44. 5724-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുനലൂർ മണിയാറ മേക്കേക്കാട്ടിൽ അണിയാരൻ വേലുമാടൻ 10.95 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 554/1/869-ൽ 1 ഏക്കർ 98 സെൻറ പുരയിടം.

45. 5725-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ ഇലവുംമേക്കേത്തു ചരുവിളപുരയിടത്തിൽ കോത്തചാത്ത 3.90 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 354/1/912-ൽ 30 സെൻറ പുരയിടം.

46. 5726-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറെവിളയിൽ കുമാരൻ ചന്തിരൻ 5.96 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 354/1/740-ൽ 30 സെൻറ പുരയിടം.

47. 3728-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ ചാലുവിളവീട്ടിൽ അയ്യൻ ചന്തിരൻ 5.09 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 554/1/785-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

48. 3729-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ മേമലയിൽ താഴതിൽ തേവൻകുഞ്ഞൻ 4.59 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 354/1/784-ൽ 30 സെൻറ പുരയിടം.

49. 5731-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ നരിക്കല്ലിൽ മാവിളപുരയിടത്തിൽ തേമ്പുലൻ ചാത്തമ്പുലൻ 5.38 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 354/1/558-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

50. 3733-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുനലൂർ മേട്ടുംകയത്തിൽപള്ളി തെക്കേതിൽ പീലിപ്പോസ് ജോസഫ് 5.28 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 354/1/388-ൽ 30 സെൻറ പുരയിടം.

51. 3757-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ കോലിയക്കോട്ട വടക്കേ പുത്തൻവീട്ടിൽ കാതിരുകണ്ണ് ബർകീസാ ബീവി 5.17 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 284/5എ/5-ൽ 30 സെൻറ പുരയിടം.

52. 4007-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പടിഞ്ഞാറെ പുനലൂർ മുറിയിൽ ഇരുത്തി മേക്കേവീട്ടിൽ പാർവ്വതിഅമ്മ സരോജിനിഅമ്മ മുതൽപേർ 5.90 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 554/1/204-ൽ 25 സെൻറ പുരയിടം.

55. 4058-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി മാങ്കാലുംവിള വീട്ടിൽ ഗോപാലപിള്ളയുടെ ഭാര്യ കല്യാണിഅമ്മ 11.04 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 174/1/175-ൽ 70 സെൻറ പുരയിടം.

54. 4210-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കരവാളൂർ മുറിയിൽ പാലവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ കല്യാണിഅമ്മ മാർഗ്ഗവിഅമ്മ മുതൽപേർ 4.49 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 56/2/6-ൽ 10 സെൻറ നിലം.

55. 4205-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ പൂങ്ങോട്ട കിഴക്കേക്കര ചരുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ ഉമ്മിണിഅമ്മ ശാരിഅമ്മ 5.58 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 319/1/91-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

56. 4252-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കരവാളൂർ മുറിയിൽ തെക്കുംകര എന്ന സ്ഥലത്തു മേക്കേക്കര പുത്തൻ വീട്ടിൽ കുട്ടിയമ്മ 9.75 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 103/1/10/18-ൽ 85 സെൻറ പുരയിടം.

57. 5997-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി വെഞ്ഞാറമൂട് മുറിയിൽ മേലെയവിളവീട്ടിൽ നാണി ജാനകി 5.88 രൂ. തീർവ്വാനള്ളതിനു സർവ്വേ 174/15-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടം.

പി. പത്മനാഭപിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

പുനലൂർ,

[illegible]

NOTICE.

1958 ഫെബ്രുവരി 7.

കൊല്ലം താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽനിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്ടിലെ 26-ാംവകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഈ താലൂക്കിൽപെട്ട വടക്കേവിള വില്ലേജിൽ കരംകുടിശ്ശികയായി വരുത്തിയിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന പേരുകാരുടെ സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന തുക ചിലവു സഹിതം 7 ദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കി ഒടുക്കിക്കൊള്ളണം. അങ്ങിനെ ഒടുക്കാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു നിയമപ്രകാരം വിൽക്കപ്പെടും.

പട്ടിക.

1. 67-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി അയത്തിൽ ചേരി കരവേലിൽ വീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള പരമേശ്വരൻ പിള്ള വക പണയവക പാട്ടം സർവ്വേ 2153എ-ൽ വടക്കേ അറ്റം 20 സെൻറ പുരയിടം. തുക 5.16 രൂ.

2. 74-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പട്ടത്താനത്തു കൊല്ലച്ചേരിവിള വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ശങ്കരപിള്ള

വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 519-ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 3.04 രൂ.

3. 105-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി കിളികൊല്ലൂർ ചേരിയിൽ തെക്കേടത്തു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുകുറുപ്പ് പത്മനാഭക്കുറുപ്പു വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 2239.ൽ 5 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 4.39 രൂ.

4. 106.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി അയത്തിൽ ചേരിയിൽ തെക്കേടത്തു വീട്ടിൽ രാമൻകുറുപ്പ് കേശവക്കുറുപ്പു വക പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 2769-ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 2.58 രൂ.

5. 136-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി അയത്തിൽ ചേരിയിൽ തട്ടാവിളയിൽ പുരയിടത്തിൽ കാളി കുഞ്ഞ വക പണ്ടാരവക പാട്ടം സർവ്വെ 2138.ൽ 2 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 90 നയാ പൈസ.

6. 340.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി പുന്നത്തലതാഴത്തു ചേരിയിൽ വാഴവിള വീട്ടിൽ രാമൻ വേലായുധൻ വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 4045.ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.65 രൂ.

7. 691-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി മണക്കാട്ടു ചേരിയിൽ വിളയിൽ പുരയിടത്തിൽ ത്രേസ്യാമ്മ വക പണ്ടാരവക പാട്ടം സർവ്വെ 3252.ൽ 2 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 90 നയാപൈസ.

8. 717.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി കർപ്പൂരം ചേരിയിൽ മിഷ്യൻകാമ്പൗണ്ടിൽ താമസം ജോൺഫ്രാൻസിസ്സ് ഡിക്രൂസ് വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 605.ൽ 3 1/4 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.38 രൂ.

9. 978-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി പുലിയൂർ വില്ലേജിൽ തോന്നക്കാട്ടു ചേരിയിൽ പാലമൂട്ടിൽ ശിവർജ്ജിസ്സ് ജോൺ വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 3384.ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 2.69 രൂ.

10. 1095-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി അയത്തിൽ ചേരിയിൽ പ്ലാമൂട്ടു പുരയിടത്തിൽ മൈതീൻകുഞ്ഞു ലബ്ബ നെബീസാബീവി വക പണ്ടാരവക കരിമ്പാട്ടം സർവ്വെ 2148-ൽ 2 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 81 നയാപൈസ.

11. 1472.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി പുന്നത്തലതാഴത്തു ചേരി മുന്നാംകുഴിയം പുരയിടത്തിൽ ശേഖരൻ നാരായണൻ വക സ: മു: ദേ: പാട്ടം സർവ്വെ 4036.ൽ 7 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 2.75 രൂ.

12. 1532.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി പട്ടത്താനത്തു ചേരിയിൽ വാളിക്കൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഗൌരി ജാനകി വക പണ്ടാരവക പാട്ടം സർവ്വെ 779ബി2.ൽ 3 സെൻറ നിലം. ഇക 1.51 രൂ.

13. 1551-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി മണക്കാട്ടു ചേരിയിൽ ഇടവാംതോട്ടത്തു മൈതീൻകുഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാ വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 3789-ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.65 രൂ.

14. 1668-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി മണക്കാട്ടു ചേരിയിൽ മൈലാപ്പൂരിൽ കിഴക്കേടത്തു മീനാക്ഷിഅമ്മ മുതൽ പേർ വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 3317-ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.3 രൂ.

15. 2171-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി കിളികൊല്ലൂർ ചേരി വാഴവിള വീട്ടിൽ അബ്ദുൾഖാദർ അസനാരുകുഞ്ഞു വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 3458.ൽ 5 സെൻറ നിലം. ഇക 2.52 രൂ.

16. 2257.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി വടക്കേവിള വെളിയിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ശങ്കരപിള്ള ദാമോദരൻപിള്ള വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 3317.ൽ 4 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 4.59 രൂ.

17. 2301-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി പുന്നത്തലതാഴത്തു ചേരി പാലവിള തെക്കതിൽ ഗോവിന്ദപിള്ള അർജ്ജുനൻ പിള്ള വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 3425.ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 93 നയാപൈസ.

18. 2318-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി പുന്നത്തലതാഴത്തു ചേരി പാലവിള തെക്കതിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ജനാർദ്ദനൻ പിള്ള വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 3425.ൽ 2 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 80 നയാപൈസ.

19. 2513-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി അയത്തിൽ ചേരിയിൽ നടുവിലെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞിനി കേശവൻ വക പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 2114.ൽ 5 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 2.13 രൂ.

20. 2538.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി പാലത്തറ ചേരിയിൽ വാഴവിള പുരയിടത്തിൽ കാതിർകുഞ്ഞു അലിയാരുകുഞ്ഞു വക വട: വക തനതു സർവ്വെ 4660.ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 2.01 രൂ.

21. 2644.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി അയത്തിൽ ചേരിയിൽ പണിക്കൻവഴിയത്തു നെബീസ ബീവികുഞ്ഞു വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 2770.ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 2.28 രൂ.

22. 2660-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി വടക്കേവിള ചേരിയിൽ പൊണ്ണത്തു വീട്ടിൽ കാസിംപിള്ള അബ്ദുൾ സലാംകുഞ്ഞു വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 2519-ൽ 2 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.20 രൂ.

23. 2822.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി പാഴന വില്ലേജിൽ തെക്കേക്കൂറ്റിൽ ലക്ഷ്മികുട്ടിയമ്മ വക പണ്ടാരവക പാട്ടം സർവ്വെ 2372.ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.55 രൂ.

24. 2947.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി പുന്നത്തലതാഴത്തു ചേരിയിൽ കല്ലുവിള വീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള നാരായണപിള്ള വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 4345.ൽ 5 സെൻറ നിലം. ഇക 1.28 രൂ.

25. 3062-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി കിളികൊല്ലൂർ വില്ലേജിൽ .ടി ചേരിയിൽ മഠത്തിൽ വീട്ടിൽ മൈതീൻ കുഞ്ഞു കാസിൻകുഞ്ഞ് വക പണ്ടാരവക കരിമ്പാട്ടം സർവ്വെ 2809-ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.47 രൂ.

26. 3117-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി വടക്കേവിള ചേരിയിൽ അയണിക്കൽ വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള നീലകണ്ഠപിള്ള വക വടയാററ വക സർവ്വെ 2431.ൽ 2 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 11.50 രൂ.

27. 3441.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി അയത്തിൽ ചേരിയിൽ ഇടയ്പുരയിടത്തിൽ കാളി നാണി വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 1061.ൽ 2 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.30 രൂ.

28. 3443.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി കർപ്പൂരം ചേരിയിൽ പുലത്തറ വീട്ടിൽ കാളി പാർവ്വതി വക പണ്ടാരവക പാട്ടം സർവ്വെ 1261-ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.33 രൂ.

29. 3470.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി കർപ്പൂരം ചേരിയിൽ മണിക്കര പുരയിടത്തിൽ കൊച്ചാതൻ ജനാർദ്ദനൻ വക പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 167.ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 2.41 രൂ.

30. 3515.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി കർപ്പൂരം ചേരിയിൽ മണലിൽ കുഞ്ഞൻ മാധവൻ വക പണ്ടാരവകപാട്ടം 168-ൽ 2 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.65 രൂ.

31. 3696.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി കർപ്പൂരം ചേരിയിൽ വെളിയിൽ പുരയിടത്തിൽ ഇടിക്കാളി ലക്ഷ്മി വക വടയാററ വക സർവ്വെ 215.ൽ 2½ സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.42 രൂ.

32. 3923.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി അയത്തിൽ ചേരിയിൽ തെക്കൻ പുരയിടത്തിൽ കാളി കാളി വക പ: കരിമ്പാട്ടം സർവ്വെ 1245-ൽ 2 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.10 രൂ.

33. 3934.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി അയത്തിൽ ചാവിള തെക്കെ വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള ഗോപാലപിള്ള വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 3342.ൽ 2 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 93 നയാപൈസ.

34. 4013.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി പാലത്തറ ചേരിയിൽ വാഴവിള വീട്ടിൽ അലിയാരുകുഞ്ഞ് അഹമ്മദ്കുഞ്ഞു വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 4660-ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.96 രൂ.

35. 4019-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി കർപ്പൂരം ചേരിയിൽ മൂലവിളയിൽ ലക്ഷ്മി കല്യാണി വക പണ്ടാരവക പാട്ടം സർവ്വെ 143.ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം ഇക 1.23 രൂ.

36. 4230-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി മണക്കാട്ടു ചേരിയിൽ കടകംപള്ളി പുരയിടത്തിൽ അഹമ്മദുകുഞ്ഞ് ഇസ്മായിൽകുഞ്ഞു വക വടയാററ വക സർവ്വെ 3183-ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.97 രൂ.

37. 4340.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി അയത്തിൽ ചേരിയിൽ പുളിയത്തു വീട്ടിൽ പാർവ്വതിയമ്മ ചിററയമ്മ വക പ: കരിമ്പാട്ടം സർവ്വെ 2317ബി, 2318എ, 2737എ എന്നീ നമ്പരുകളിൽ 14 സെൻറ നിലം. ഇക 6.74 രൂ.

38. 4340-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി അയത്തിൽ ചേരിയിൽ പുളിയത്തു വീട്ടിൽ ഉണ്ണിനിയമ്മ ഗൌരിയമ്മ വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 2821, 2728, 5.875 സെൻറ പുരയിടവും, പ: കരിമ്പാട്ടം സർവ്വെ 2043, 2737എ, 2701, 2711, 2714 എന്നീ നമ്പരുകളിൽ 13 സെൻറ നിലവും. ഇക 6.83 രൂ.

39. 4526-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി പട്ടത്താനത്തു ചേരി പാററുമ്മ വീട്ടിൽ മാധവിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ വക പ: കരിമ്പാട്ടം സർവ്വെ 417 ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.52 രൂ.

40. 4616.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി വടക്കേവിള ചേരി വെളിയിൽ അബ്ദുല്ല കാസിംപിള്ള വക പ: ഒററി സർവ്വെ 2523.സി.ൽ 2 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.4 രൂ.

41. 4764.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി അയത്തിൽ ചേരിയിൽ പറമ്പോളത്തു നാണി കല്യാണി വക പ: കരിമ്പാട്ടം സർവ്വെ 2632-ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1.26 രൂ.

42. 5816-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരമ്പടി പാലത്തറ ചേരിയിൽ കോയിക്കൽ വീട്ടിൽ കൊച്ചിക്കാ പാത്തുമ്മ വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 4577.ൽ 5 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 4.57 രൂ.

43. 5902-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി കിളികൊല്ലൂർ കൈതപ്പുഴ തെക്കതിൽ വിളയിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള ഗോപാലപിള്ള വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വേ 3397-ൽ 3 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 2.06 രൂ.

44. 5924-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി വടക്കേവിള ചേരിയിൽ മുണ്ടവിള വിട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ രാമൻ വക പ: കരിമലം സർവ്വേ 1404-ൽ 5 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 3.26 രൂ.

45. 6900-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി അയത്തിൽ ചേരിയിൽ തച്ചാരുവിള വിട്ടിൽ കഞ്ചുപതി കുമാരൻ വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വേ 3493-ൽ 2 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 1 രൂ.

46. 2202-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി കിളികൊല്ലൂർ കമ്പിക്കകട്ടിൽ തെക്കെ വിട്ടിൽ ഏലിയാമ്മ ഏലിയാമ്മ വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വേ 282-ൽ 3 സെൻറ നിലം. ഇക 1.54 രൂ.

47. 1552-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി മുള്ളുവിള ചേരിയിൽ കടയറികത്ത് മിരാൻകുഞ്ഞ് അലിഅക്ബർ വക പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വേ 3287-ൽ 6 സെൻറ പുരയിടം. ഇക 20.26 രൂ.

48. 6435-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി കിളികൊല്ലൂർ കന്നിമേൽ ചേരിയിൽ വെളിച്ചപ്പാട്ടഴികത്തുവിട്ടിൽ കൊച്ചുപി കല്യാണി വക പണ്ടാരവകപാട്ടം .946-ൽ 3 സെൻറ നിലം. ഇക 1.71 രൂ.

കൊല്ലം.

പി. കുമാരൻ,
തഹശീൽദാർ.

ALLEPPEY DISTRICT

NOTIFICATION

1958 ജൂൺ 11.

ആലപ്പുഴ റെവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസിൽനിന്നും, 1125-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളെയും പ്രാബല്യം ആക്ട് (1125-ലെ 6-ാം ആക്ട്) പ്രകാരം ഉദ്ദേശിത്തതിൽ ഇതിരുന്നതും പിന്നീട് ഭേദഗതി ചെയ്തതുമായ 1089-ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് ആക്ട് (1089-ലെ 11-ാം നമ്പർ തിരുവിതാംകൂർ ആക്ട്) 9-ാം വകുപ്പും പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന വകയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ഗവണ്മെൻറാലേക്ക് കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർതന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തരമോ സകല തെളിവുകളോടുകൂടി 1958 ജൂലൈമാസം 11-ാം തീയതി ഇക്കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും, ആ പത്രികയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാധ്യതകളുടെ സ്വഭാവവും ആവിധം ബാധ്യതകൾക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ആവശ്യം—കുട്ടനാട് താലൂക്ക് ആഫീസ് സ്ഥാപിക്കുന്ന വകയ്ക്ക്.

താലൂക്ക്—കുട്ടനാട്. വില്ലേജ്—ചമ്പക്കുളം.

വസ്തുവിവരം.

കേസ് നമ്പർ.	സർവ്വേനമ്പർ.	വിസ്തീർണ്ണം. ഏ. സെ.
136/58	130/2B	0.09
	C	0.11
	D	2.40
	130/3	0.16
	130/5	0.14
	129/16	0.30
	127/1c	0.10.981
137/58	130/4	0.06

വി. വി. നാരായണൻ,
റെവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസർ.

NOTIFICATION

1958 ജൂൺ 13.

1958-ൽ പൊന്നുംവില ഫയൽനമ്പർ 174 to 218.

ചെങ്ങന്നൂർ സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസിൽ നിന്നും 1089-ാമാണ്ടത്തെ 11-ാം ആക്ട്, 9-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെപ്പറയുന്ന വകയ്ക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന വസ്തു ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർതന്നെയോ, കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തരമോ സകല തെളിവുകളോടുകൂടി താഴെപ്പറയുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും.

ആ പത്രികയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും, ആ വിധം ബാധ്യതകൾക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

2. മേലെഴുതിയ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട സ്ഥലം 17-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം അടിയന്തിരമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഗവണ്മെൻറാൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

ആവശ്യം—കൊമ്പാതോടം ഏലായിൽ ചാൽതോട് വെട്ടുന്ന വകയ്ക്ക്.

ഹാജരാകേണ്ട തീയതി—1958 ജൂലൈ 10-ാം തീ.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക്—കൊല്ലം. വില്ലേജ്—കൊറ്റങ്കര.

1. എൽ. ഏ. 174/58. 6853-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി കൊറ്റങ്കര ചേരിയിൽ ഇടപ്പാങ്ങൽ വീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ കല്യാണിയമ്മയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൾ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന ദേവസ്വം പാട്ടം സർവ്വേ 2022എ-ൽ 1 സെൻറ് 450 ച. ലി. നിലവും, 2022ബി-ൽ 1 സെൻറ് 550 ച. ലി. നിലവും.

2. എൽ. ഏ. 175/58. 11728-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി പുനുക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ കിഴക്കേ പുത്തൻ വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ കുഞ്ഞുകുട്ടിയമ്മ, ഭാരതിയമ്മ, ഭാഗീരഥിയമ്മ, ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ചന്ദ്രൻപിള്ള ഇവരുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാളുകൾ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വേ 2023/1-ൽ 1 സെൻറ് 705 ച. ലി. നിലം.

3. എൽ. ഏ. 176/58. 8103-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി പേരൂർ ചേരി കല്ലുങ്ങൽ വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ കുഞ്ഞിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൾ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വേ 2023/2-ൽ 1 സെൻറ് 525 ച. ലി. നിലം.

4. എൽ. ഏ. 177/58. 5150-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി തൃക്കോവിൽവട്ടം വില്ലേജിൽ ചെറിയേല ചേരിയിൽ ലാറൻ ബംഗ്ലാവിൽ കയ്യൻ ഉമ്മൻറെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൾ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വേ 2024ബി-ൽ 3 സെൻറ് 610 ച. ലി. നിലം.

5. എൽ. ഏ. 178/58. 3697-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി പുനുക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ പൊയ്കന്നൽ വീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള, വേലായുധൻപിള്ള മാധവൻപിള്ള ഇവരുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാളുകൾ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വേ 2132-ൽ 2 സെൻറ് 258 ച. ലി. നിലവും 2134-ൽ 1 സെൻറ് 975 ച. ലി. നിലവും.

6. എൽ. ഏ. 179/58. 4232-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി പുനുക്കന്നൂർ ചേരി പുത്തൻവിള വീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള രാമൻപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൾ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന മുഞ്ചാല ദേവസ്വം പാട്ടം സർവ്വേ 2133/1-ൽ 1 സെൻറ് 815 ച. ലി. നിലം.

7. എൽ. ഏ. 180/58. 436-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി പുനുക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ പാപ്പാടി വടക്കതിൽ വീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള ഗോപാലപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൾ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന മുഞ്ചാല ദേവസ്വം പാട്ടം സർവ്വേ 2133/2-ൽ 2 സെൻറ് 75 ച. ലി. നിലം.

8. എൽ. ഏ. 181/58. 10825-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി കൊറ്റങ്കര കാവുങ്ങൽ വീട്ടുകുടിയിലുള്ള പുനുക്കന്നൂർ ഇടയില വീട്ടിൽ ഗൗരിയമ്മ ഭാരതിയമ്മ, ശാരദിയമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ, കൃഷ്ണകുമാരിയമ്മ ഇവരുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാളുകൾ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വേ 2142-ൽ 650 ച. ലി. നിലവും, 2143-ൽ 575 ച. ലി. നിലവും, 2145-ൽ 954 ച. ലി. നിലവും, 2146-ൽ 664 ച. ലി. നിലവും.

9. എൽ. ഏ. 182/58. 1411-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി തൃക്കോവിൽവട്ടം വില്ലേജിൽ മുട്ടക്കാവ് മുറിയിൽ പാലോട്ട് കിഴക്കതിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള രാഘവൻപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവക കുടിജന്മം സർവ്വേ 2260-ൽ 2 സെൻറ് 930 ച. ലി. നിലം.

10. എൽ. ഏ. 183/58. 8796-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസടി പെരിനാട് വില്ലേജിൽ മറുവിള മേലതിൽ മേനകിയമ്മ പാർവ്വതിയമ്മ, പാർവ്വതിയമ്മ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞമ്മ ഇവരുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാളുകൾ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവക കുടിജന്മം സർവ്വേ 2266-ൽ 1 സെൻറ് 724 ച. ലി. നിലം.

11. എൽ. എ. 184/58. 4588-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ ചാമവിള പുത്തൻ വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനി കുഞ്ഞുകുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽകൊണ്ടു ടിയാരും കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവക കടിയേറ്റം സർവ്വെ 2268ബി1-ൽ 810 ച. ലി. നിലം.

12. എൽ. എ. 185/58. 9033-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ ചരുവിള പുത്തൻ വീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള അയ്യപ്പൻപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 2268ബി2-ൽ 750 ച. ലി. നിലം.

13. എൽ. എ. 186/58. 2237-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി കിഴ.കൊല്ലൂർ വില്ലേജിൽ മങ്ങാട്ട ചേരിയിൽ പാലവിളയിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ, പത്മനാഭപിള്ള കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള ഇവരുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാളുകളും കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവക കടിയേറ്റം സർവ്വെ 2280.ൽ 2 സെന്റ് 106 ച. ലി. നിലം.

14. എൽ. എ. 187/58. 9741-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ ഇണ്ടവിള പുത്തൻ വീട്ടിൽ പാർവ്വതിയമ്മ കല്യാണിയമ്മയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാരും കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവക കടിയേറ്റം സർവ്വെ 2281/1.ൽ 1 സെന്റ് 175 ച. ലി. നിലം.

15. എൽ. എ. 188/58. 3580-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ കൊണ്ടൂർ കിഴക്കേതിൽ വീട്ടിൽ വി. പി. പിള്ള എന്നുകൂടി പേരുള്ള കണ്ണൻപിള്ള പത്മനാഭപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയിൽ കണ്ണൻ പിള്ള അയ്യപ്പൻപിള്ള കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവക കടിയേറ്റം സർവ്വെ 2281/2-ൽ 780 ച. ലി. നിലം.

16. എൽ. എ. 189/58. 2767-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ മണലിൽ വീട്ടിൽനിന്നും ചെമ്പഴന്തിയിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 2283-ൽ 730 ച. ലി. നിലം.

17. എൽ. എ. 190/58. 5463-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ മതലൂർ വീട്ടിൽ കണ്ണൻപിള്ള നാരായണപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരപ്പാട്ടം സർവ്വെ 6526-ൽ 1 സെന്റ് 175 ച. ലി. നിലം.

18. എൽ. എ. 191/58. 4964-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ ഇലഞ്ഞിക്കൽ വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ ജാനകിയമ്മ, രാഘവൻപിള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള ഇവരുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാളുകളും കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന സർക്കാർ ശ്രീപണ്ടാരം ദേവസ്വം പാട്ടം സർവ്വെ 6527-ൽ 248 ച. ലി. നിലം.

19. എൽ. എ. 192/58. 1964-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരി ഇലഞ്ഞിക്കൽവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള കൊച്ചുപ്പൻപിള്ള, രാമൻപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള ഇവരുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാളുകളും കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന സർക്കാർ ശ്രീപണ്ടാരം ദേവസ്വം പാട്ടം സർവ്വെ 6540-ൽ 160 ച. ലി. നിലം.

20. എൽ. എ. 193/58. 7353-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ നടക്കന്നൽ ചാലുവിള പുരയിടത്തിൽ കൊല്ലൻ ഗോവിന്ദൻ നാരായണന്റെ പേരിൽ കൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 6553-ൽ 230 ച. ലി. നിലം.

21. എൽ. എ. 194/58. 6389-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ കല്ലമ്പടിയിൽ വീട്ടിൽ കണ്ണൻപിള്ള നാരായണപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയിൽ മാധവൻപിള്ള കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 6568-ൽ 238 ച. ലി. നിലം.

22. എൽ. എ. 195/58. 2914-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരി കല്ലുംപുറത്തു പുത്തൻ വീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള കൃഷ്ണൻപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാരും കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 6573-ൽ 385 ച. ലി. നിലം.

23. എൽ. എ. 196/58. 2910-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ പൊങ്ങനാൽ കിഴക്കേ വീട്ടിൽ കല്ലുംപുറത്തു വേലായുധൻപിള്ള അയ്യപ്പൻ പിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവക ഒറ്റി സർവ്വെ 6575/1.ൽ 604 ച. ലി. നിലം.

24. എൽ. എ. 197/58. 2911-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ കല്ലുംപുറത്തു പുത്തൻ വീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള രാഘവൻപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവക ഒറ്റി സർവ്വെ 6575/2.ൽ 890 ച. ലി. നിലവും, 6580-ൽ 2 സെന്റ് 794 ച. ലി. നിലവും.

25. എൽ. എ. 198/58. 10157-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ മതലൂർ വീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള രാമൻപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് കിഴ.കൊല്ലൂർ ചെമ്പഴന്തി വീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 6581.ൽ 2 സെന്റ് 891 ച. ലി. നിലവും, 6733.ൽ 1 സെന്റ് 850 ച. ലി. നിലവും.

26. എൽ. എ. 199/58. 8507-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ ചെപ്പള്ളി വീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള രാഘവൻപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന കാണി വക തനതു സർവ്വെ 6591/1.ൽ 2 സെന്റ് 776 ച. ലി. നിലം.

27. എൽ. എ. 200/58. 3021-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ നിലം വീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന കമ്പിവക തനതു സർവ്വെ 6591/2.ൽ 4 സെന്റ് 154 ച. ലി. നിലം.

28. എൽ. എ. 201/58. 1752-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ മനക്കൽ വിള വീട്ടിൽ ഗോപാലപിള്ള രാമചന്ദ്രൻപിള്ള, ഗോപാലപിള്ള നാരായണൻപിള്ള ഇവരുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാളുകളും കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന ശ്രീപണ്ടാരം ദേവസ്വം പാട്ടം സർവ്വെ 6594എ1.ൽ 2 സെന്റ് 640 ച. ലി. നിലം.

29. എൽ. എ. 202/58. 701-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ വലിയ വീട്ടിൽ രാമന്റെ പേരിൽകൊണ്ട് ടി ചേരിയിൽ കിഴക്കേതിൽ വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള, കൃഷ്ണൻപിള്ള കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന സർക്കാർ ശ്രീപണ്ടാരം ദേവസ്വം പാട്ടം സർവ്വെ 6594എ2.ൽ 5 സെന്റ് 252 ച. ലി. നിലം.

30. എൽ. എ. 203/58. 9367-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരി കല്ലുവ 2 വടക്കേടത്ത് വീട്ടിൽ കുട്ടി കോടങ്കവിള വീട്ടിൽ നാണി ശങ്കരന്റെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാരും കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന ശ്രീപണ്ടാരം ദേവസ്വം പാട്ടം സർവ്വെ 6594എ1.ൽ 3 സെന്റ് 148 ച. ലി. നിലം.

31. എൽ. എ. 204/58. 131-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ കുന്നത്തുവിള മഠത്തിൽ വീട്ടിൽ ശങ്കരൻ നീലകണ്ഠന്റെ പേരിൽകൊണ്ട് ടി ചേരിയിൽ കളത്തൂർ വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ശങ്കരപ്പിള്ള കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 6651/ബി.ൽ 733 ച. ലി. നിലം.

32. എൽ. എ. 205/58. 2257-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി കിഴ.കൊല്ലൂർ വില്ലേജിൽ മങ്ങാട്ട ചേരിയിൽ പാലവിളയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ, പത്മനാഭപിള്ള കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള ഇവരുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാളുകളും കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 5716-ൽ 453 ച. ലി. നിലം.

33. എൽ. എ. 206/58. 5560-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരി ചരുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ കുഞ്ഞി നീലകണ്ഠന്റെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയിൽ കണ്ണൻ പിള്ള കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 6717-ൽ 672 ച. ലി. നിലം.

34. എൽ. എ. 207/58. 5693-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ ചെപ്പള്ളി പുത്തൻവീട്ടിൽ, അയ്യപ്പൻപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 6719.ൽ 210 ച. ലി. നിലവും, 6718-ൽ 729 ച. ലി. നിലവും, 6721/1-ൽ 950 ച. ലി. നിലവും.

35. എൽ. എ. 208/58. 4213-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരി കൊച്ചുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ കുഞ്ഞിയമ്മ പാർവ്വതിയമ്മയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാരും കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 6720-ൽ 708 ച. ലി. നിലം.

36. എൽ. എ. 209/58. 4917-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരി നടക്കന്നിൽ തെങ്ങുവിള വീട്ടിൽ ഇട്ടുണ്ണി കൊച്ചുകുട്ടി, കൊച്ചുകുട്ടി കല്യാണി, കൊച്ചുകുട്ടി പാറുക്കുട്ടി ഇവരുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാളുകളും കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 6722-ൽ 525 ച. ലി. നിലം.

37. എൽ. എ. 210/58. 5564-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരി പുതുവൽ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞമ്മയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടി ചേരിയിൽ മേലൂർ മേലേ വീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള കൃഷ്ണൻപിള്ള കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 6725-ൽ 1 സെന്റ് 96 ച. ലി. നിലം.

38. എൽ. എ. 211/58. 2796-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരി ചെപ്പള്ളി പുത്തൻവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ പിള്ള വേലായുധൻപിള്ള, അയ്യപ്പൻപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള, അയ്യപ്പൻപിള്ള നാരായണപിള്ള ഇവരുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാളുകളും കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന ശ്രീപണ്ടാരം ദേവസ്വം വക ഇനം സർവ്വെ 6734-ൽ 1 സെന്റ് 591 ച. ലി. നിലം.

39. എൽ. എ. 212/58. 6187-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേര സടി പുനക്കന്നൂർ ചേരി കുന്നുംപുറത്തു കല്ലുവിളാകത്തു വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ

കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന ഇലവല്ലൂർ ദേവസ്വംവക സർവ്വെ 6750/2-ൽ 1 സെൻറ് 354 ച. ലി. നിലവും, ടി ഇനം സർവ്വെ 6750/1-ൽ 1 സെൻറ് 550 ച. ലി. നിലവും, പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 6547-ൽ 250 ച. ലി. നിലവും.

40. എൽ. എ. 213/58. 8225-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുനക്കന്നൂർ ചേരി ചിറ്റപ്പുള്ളി വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ നായർ നാരായണൻ നായരുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 7008/1-ൽ 1 സെൻറ് 944 ച. ലി. നിലം.

41. എൽ. എ. 214/58. 2647-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി ആറുമാനൂർ ചേരി പിഴക്കെ പുതുപ്പുരയിൽ നീലകണ്ഠപിള്ള അയ്യപ്പൻപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയിൽ നീലകണ്ഠപിള്ളയുടെ മാതൃ വകക്കാർ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 7008/2-ൽ 1 സെൻറ് 944 ച. ലി. നിലം.

42. എൽ. എ. 215/58. 4225-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുനക്കന്നൂർ ചേരി പുളിവിള വീട്ടിൽ വേലായുധൻ പിള്ള നാരായണപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവക ഒററി കടിമനം സർവ്വെ 7013/1-ൽ 3 സെൻറ് 324 ച. ലി. നിലവും, പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 7008/3-ൽ 1 സെൻറ് 260 ച. ലി. നിലവും, പണ്ടാരവക ഒററി കടിമനം സർവ്വെ 7049/1-ൽ 247 ച. ലി. നിലവും.

43. എൽ. എ. 216/58. 45-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുനക്കന്നൂർ ചേരി ആലുംമൂട്ടിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ളയമ്മ ദേവകിയമ്മയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൾ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 7008/4-ൽ 1 സെൻറ് 750 ച. ലി. നിലം.

44. എൽ. എ. 217/58. 5146-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുനക്കന്നൂർ ചേരി ചരുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള രാഘവൻപിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവക ഒററി കടിമനം സർവ്വെ 7047-ൽ 2 സെൻറ് 193 ച. ലി. നിലം.

45. എൽ. എ. 218/58. 4230-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുനക്കന്നൂർ ചേരിയിൽ പുളിവിള വീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള കരുണാകരൻ പിള്ളയുടെ പേരിൽകൊണ്ട് ടിയാൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവക ഒററി കടിമനം സർവ്വെ 7049/2-ൽ 825 ച. ലി. നിലം.

പി. കെ. സഖറിയ,
ചെങ്ങന്നൂർ. സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസർ.

Ambalapuzha Taluk.

NOTICE

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കകച്ചേരിയിൽനിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്ട് 26-ാംവകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പക്കൽനിന്നും പഴയ കടിശ്ശിക കരം മുതലായ വകയും നടപടിച്ചെലവുകളും ഒടുക്കം തീർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന വസ്തു ജപ്തിചെയ്യപ്പെടുന്നു. ടി കടിശ്ശികകളും നടപടിച്ചെലവു മുതലായ വകയും ജപ്തി തീയതി മുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരാക്കി ഒടുക്കം വരുത്തിക്കൊള്ളണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ജപ്തി വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം ലേലത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടും.

വസ്തുവിവരം.

(1)

1958 ഏപ്രിൽ 29.

1 അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ പുറക്കാട്ട് വില്ലേജിൽ 710-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുറക്കാട്ട് മുറിയിൽ പുതുവൽ പുരയിടത്തിൽ അയ്യപ്പൻ കുഞ്ഞൻ പഞ്ചായത്തു സെസ്സുൾപ്പെടെ 12.61 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 294/15-ൽ 42 സെൻറു പുരയിടം.

2. ടി വില്ലേജിൽ 446-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി പുറക്കാട്ട് മുറിയിൽ നാലുചിറ പറമ്പിൽ മോഹനൻ ഉമ്മച്ചി കണ്ണന് പഞ്ചായത്തുസെസ്സുൾപ്പെടെ 2.56 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 293/10-ൽ 34 സെൻറു പുരയിടം.

3. ടി വില്ലേജിൽ 1267-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ വലിയഴീക്കൽ ടി മുറിയിൽ കറിക്കോട്ടു വീട്ടിൽ കേശവപിള്ള ഗോപിനാഥൻ പിള്ള പഞ്ചായത്തുസെസ്സുൾപ്പെടെ 21.72 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വെ 22/1-1-ൽ 50 സെൻറു നിലം.

(2)

1958 ഏപ്രിൽ 18.

1. ആലപ്പുഴ വടക്കു അറക്കപ്പറമ്പ് പുരയിടത്തിൽ താമസം മുഹമ്മദ് ഹാജി ഇരിക്കാനിക്കി കടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 10857 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു പുന്നപ്ര വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 481/5ബി-ൽ 3 സെൻറും, 415/2-ൽ 35 സെൻറും ഉൾപ്പെടെ 38 സെൻറ പുരയിടം.

2. ആലപ്പുഴ കിഴവടം എസ്. അബ്ദുൾറഹിമാൻകുട്ടി ആദായനികുതി കടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 14763.75 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു ആലപ്പുഴ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 852/1ഇ-9-ൽ 1 ഏക്കർ 4 സെൻറ് പുരയിടം.

3. ആലപ്പുഴ കടപ്പുറം ചക്കപറമ്പിൽ അസ്സൻ കുഞ്ഞു സേഠ് മായി ആദായനികുതി കടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 534.44 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു ആലപ്പുഴ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 492/5-സി-ൽ 24 സെൻറു പുരയിടം.

4. പുന്നപ്ര വില്ലേജിൽ പറവൂർ മുറിയിൽ പൊഴിക്കൽ മാത്യു പണിയിൽ കുഞ്ഞപ്പാപ്പള്ളി പത്രോസ്, അപ്പാപ്പള്ളി, പാപ്പാപ്പള്ളി കേശവപ്പാപ്പള്ളി ഇവർ സേൽസ്ടാക്സ് കടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 1387.77 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു പുന്നപ്ര വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 251/1, 276/2 നമ്പരുകളിൽ 17 ഏക്കർ 32 സെൻറ് നിലം.

5. ആര്യാട്ട് തെക്ക വില്ലേജിൽ ഇരവുകാട് മുറിയിൽ തറയിൽ അയ്യപ്പൻ ശങ്കരൻ മുതൽപേർ കോർട്ടുഫീസ് കടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 255.62 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 342/1, 342/7 സി, 342/7-എ നമ്പരുകളിൽ 4 ഏക്കർ 92 സെൻറ പുരയിടം.

6. ആര്യാട്ട് വടക്ക വില്ലേജിൽ വടക്കനാര്യാട്ട് മുറിയിൽ മഠത്തിൽ എന്ന പറമ്പിൽ നാരായണ പണിക്കർ കോർട്ടുഫീസ് കടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 85.25 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 338/10, 338/10-18 നമ്പരുകളിൽ 55½ സെൻറ പുരയിടം.

7. ആലപ്പുഴ തത്തംപള്ളി മുറിയിൽ പാറക്കാട്ടുകുഞ്ഞൻ നടേശൻ മുതൽപേർ കോർട്ടുഫീസ് കടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 247 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ 94 സെൻറ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും.

8. ആര്യാട്ട് വടക്ക വില്ലേജിൽ പൊന്നാട്ടു മുറിയിൽ കാട്ടുപള്ളിൽ കുട്ടൻ വാസു കോർട്ടുഫീസ് കടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 112 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 193/7-ൽ 10 സെൻറ നിലം.

9. ആര്യാട്ട് വടക്ക വില്ലേജിൽ വടക്കനാര്യാട്ട് മുറിയിൽ കൊച്ചുപറമ്പിൽ കുട്ടൻ മാധവൻ മുതൽ പിഴ ഇനത്തിൽ 44 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 378/1, 336/24-ബി നമ്പരുകളിൽ 91 സെൻറ സ്ഥലം.

10. മാരാരിക്കുളം തെക്ക വില്ലേജിൽ കാട്ടൂർ മുറിയിൽ സെൻറ് ആൻറണീസിൽ എലിസബത്ത് ആൻറണി പ്രോപ്പർട്ടിടാക്സ് ഇനത്തിൽ 604.13 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 171-5/18-ൽ 76½ സെൻറ പുരയിടം.

കെ. എസ്. രാമൻനായർ,
ആലപ്പുഴ. തഹശീൽദാർ.

Mavelikara Taluk.

NOTICE

1958 ജൂൺ 18.

1958-ൽ പൊന്നും വില ഫയൽ നമ്പർ 76 to 106, 166, 167, 191 to 194, 226 to 235, 114, 26.

മാവേലിക്കര സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും 1089-ാമാണ്ടത്തെ 11-ാംആക്ട് 9-ാം വകുപ്പും പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

മാവേലിക്കര - എറണാകുളം റെയിൽവെ വകുപ്പു താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ഗവണ്മെൻറിൽ നിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും കിട്ടേണ്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകളോ അവർ തന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തരമോ സകല രേഖകളോടുകൂടി താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണം. ആ പത്രികയിൽ അവകാശികൾക്കും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിൻെറ വിവരങ്ങളും പ്രത്യേകമായും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മേലെഴുതിയ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട സ്ഥലം 17-ാം വകുപ്പിൻ പ്രകാരം അടിയന്തിരമായിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് ഗവണ്മെൻറിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിക്കേണ്ട തീയതി—

1958 ജൂലൈ 10-ാംനു എൽ. എ. 76 മുതൽ 86 വരെ.

1958 ,, 12-ാംനു എൽ. എ. 87 മുതൽ 96 വരെ.

1958 ,, 15-ാം നം എൽ. എ. 97 മുതൽ 106 വരെ
1958 ,, 16-ാം നം എൽ. എ. 166, 167, 191 മുതൽ 194 വരെ,
1958 ,, 18-ാം നം എൽ. എ. 226 മുതൽ 235 വരെയും 114, 26.

വസ്തുവിവരം.

ഡിസ്ത്രിക്ട്—കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ.
താലൂക്ക്—ചങ്ങനാശ്ശേരി.
വില്ലേജ്—തൃക്കൊടിത്താനം.

1. എൽ. എ. 76/58. ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ തൃക്കൊടിത്താനം വില്ലേജിൽ 9347-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പായിപ്പാട്ട് മുറിയിൽ ചെങ്കിലാത്തു ലക്ഷ്മിഅമ്മ പാർവ്വതിയമ്മ, പത്മനാഭപിള്ള, രാമകൃഷ്ണപിള്ള, നാരായണപിള്ള, ഈശ്വരപിള്ള, പാർവ്വതിയമ്മ ചെറിയമ്മ പാർവ്വതിയമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ, പാർവ്വതിയമ്മ ചിന്നമ്മ, പാർവ്വതിയമ്മ സരസ്വതിയമ്മ, പത്മനാഭപിള്ള വാസുദേവൻപിള്ള എന്നിവരുടെ പേരിൽ കൊണ്ടും ടി ആളുകളുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്നതുമായ പായിപ്പാട്ട് ദേവസ്വം തോട്ടം സർവ്വെ 202/4/1-ൽ 5.400 സെന്റ നിലം.

2. എൽ. എ. 77/58. 3350-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പായിപ്പാട്ട് മുറിയിൽ വിരുത്തിയിലായ ചെങ്കിലാത്തു പാർവ്വതിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ മകൻ രാമകൃഷ്ണപിള്ള തങ്കപ്പൻപിള്ള, രാമകൃഷ്ണപിള്ള കരുണാകരൻപിള്ള, ലക്ഷ്മിയമ്മ അമ്മിണിയമ്മ എന്നിവരുടെ പേരിൽ കൊണ്ടും വിരുത്തിയിലായ ചെങ്കിലാത്തു പാർവ്വതിയമ്മ ലക്ഷ്മിഅമ്മയുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പായിപ്പാട്ട് ദേവസ്വം തോട്ടം സർവ്വെ 202/4/2-ൽ 17.800 സെന്റ നിലം.

3. എൽ. എ. 78/58. 3351-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പായിപ്പാട്ട് മുറിയിൽ വിരുത്തിയിലായ ചെങ്കിലാത്തു വീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള വാസുദേവൻപിള്ള പേരിൽ കൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പായിപ്പാട്ട് ദേവസ്വം തോട്ടം സർവ്വെ 202/4/6-ൽ 3.630 സെന്റ നിലം.

4. എൽ. എ. 79/58. 3624-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ കുറിയന്നൂർവീട്ടിൽ നിന്നും പായിപ്പാട്ട് മുറിയിൽ വിരുത്തിയിലായ ചെങ്കിലാത്തു വീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള രാമകൃഷ്ണപിള്ള പേരിൽ കൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പായിപ്പാട്ട് ദേവസ്വം തോട്ടം സർവ്വെ 202/4/3-ൽ 3.850 സെന്റ നിലം.

5. എൽ. എ. 80/58. 2143-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പായിപ്പാട്ട് മുറിയിൽ വെട്ടിയാട്ട് ചാണ്ടി ശ്രീധരമ്മ പേരിൽ കൊണ്ടും ടിയാളുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 106/4.2-ൽ 2.200 സെന്റ നിലം.

6. എൽ. എ. 81/58. 3354-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പായിപ്പാട്ട് മുറിയിൽ വിരുത്തിയിലായ ചെങ്കിലാത്തു മെമ്പർ ചിന്നമ്മയുടെ മകൾ കാർത്ത്യായനി ലക്ഷ്മിയമ്മ പാർവ്വതിഅമ്മ പേരിൽകൊണ്ടും വിരുത്തിയിലായ ചെങ്കിലാത്തു വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ പാർവ്വതിഅമ്മയുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പായിപ്പാട്ട് ദേവസ്വം തോട്ടം സർവ്വെ 202/4/7-ൽ 3.700 സെന്റ നിലം.

7. എൽ. എ. 82/58. 3974-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പായിപ്പാട്ട് മുറിയിൽ വെട്ടിയാട്ട് പുതുപ്പറമ്പിൽ പോത്തൻ ജോൺ പേരിൽ കൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 196/6/1-ൽ 22.650 സെന്റ നിലം.

8. എൽ. എ. 83/58. 3348-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പായിപ്പാട്ട് മുറിയിൽ വിരുത്തിയിലായ ചെങ്കിലാത്തു വീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള നാരായണപിള്ള പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പായിപ്പാട്ട് ദേവസ്വം തോട്ടം സർവ്വെ 202/4/4-ൽ 3.750 സെന്റ നിലം.

9. എൽ. എ. 84/58. 3851-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പായിപ്പാട്ട് മുറിയിൽ വിരുത്തിയിലായ ചെങ്കിലാത്തു വീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള ഈശ്വരപിള്ള പേരിൽ കൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പായിപ്പാട്ട് ദേവസ്വം തോട്ടം സർവ്വെ 202/4/5-ൽ 3.750 സെന്റ നിലം.

10. എൽ. എ. 85/58. 2786-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പുന്നമൂട്ട് മുറിയിൽ പുല്ലാട്ട് വീട്ടിൽ മെമ്പർ കാർത്ത്യായനിയമ്മ ഭാർഗ്ഗവി അമ്മ വേണി കൊച്ചുകാർത്ത്യായനി ലക്ഷ്മിഅമ്മ കുഞ്ഞമ്മ മുതലായവരുടെ പേരിൽ കൊണ്ടും ടിയാളുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 203/1ബി 3-ൽ 2.500 സെന്റ നിലം.

11. എൽ. എ. 86/58. 3975-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പായിപ്പാട്ട് മുറിയിൽ വെട്ടിയാട്ട് പുതുപ്പറമ്പിൽ പോത്തൻ ചാക്കോ പേരിൽ കൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 196/5/1-ൽ 22.500 സെന്റ നിലവും, പണ്ടാരവക മറ്റി സർവ്വെ 202/1.1-ൽ 7.125 സെന്റ നിലം.

വില്ലേജ്—കറിച്ചി.

12. എൽ. എ. 87/58. 1649-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കറിച്ചി മുറിയിൽ കൈതവളപ്പിൽ മാത്തു ജോസഫ് പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 164/7ബി11-ൽ .666 സെന്റ പുരയിടം.

13. എൽ. എ. 88/58. 2273-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കറിച്ചി മുറിയിൽ പള്ളിത്തറ തെക്കേടത്ത് ചാക്കോ തോമ്മ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 164/3എ2-ൽ 3 സെന്റ പുരയിടം.

ഡിസ്ത്രിക്ട്—ആലപ്പുഴ.

താലൂക്ക്—മാവേലിക്കര. വില്ലേജ്—തഴക്കര.

14. എൽ. എ. 89/58. 10083-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തഴക്കര മുറിയിൽ കിഴക്കേമുറിയിൽ വീട്ടിൽ കേശവപിള്ള കൊച്ചുപിള്ള പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവക തിരുവും സർവ്വെ 65/13ബി-5-ൽ 5.100 സെന്റും, സർവ്വെ 65/13ബി-7-ൽ 5.130 സെന്റും പുരയിടം.

15. എൽ. എ. 90/58. 5492-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കറ്റപ്പുഴ വില്ലേജിൽ ഏറ്റുമാനൂർ വഴി പടിഞ്ഞാറേ മുറിയിൽ കന്നിൽ പറമ്പിൽ തയ്യിൽ ജോർജ്ജ് പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 45/20-ൽ 6.750 സെന്റും, സർവ്വെ 45/18-ബി-ൽ 25.250 സെന്റും പുരയിടം.

16. എൽ. എ. 91/58. 2999-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തഴക്കര മുറിയിൽ അയ്യരേത്ത് മേലേ വീട്ടിൽ കല്യാണി അമ്മ ദേവകിഅമ്മ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാളുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവക തിരുവും സർവ്വെ 65/13സി-3-ൽ 2.725 സെന്റ പുരയിടം.

17. എൽ. എ. 92/58. 3013-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തഴക്കര മുറിയിൽ അയ്യരേത്ത് മേലേ വീട്ടിൽ നാരായണി അമ്മ കല്യാണി അമ്മ പേരിൽകൊണ്ടും, ടിയാൾ മരിച്ചുപോയതിനാൽ അവകാശി അയ്യരേത്ത് മേലേ വീട്ടിൽ വേലായുധൻ പിള്ള ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവക തിരുവും സർവ്വെ 65/13സി4-ൽ 4.750 സെന്റ പുരയിടം.

18. എൽ. എ. 93/58. 780-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തഴക്കര വില്ലേജിൽ വടക്കേവീട്ടിൽ തോമസ് മേനി എന്നു വിളിക്കുന്ന തോമസ് പേരിൽ കൊണ്ടും തഴക്കര ഇടവക മുറിയിൽ തിരുവാതിരനിന്നും അയ്യരേത്ത് താമസം കാർത്ത്യായനിഅമ്മ സരസമ്മ കേരളം മെമ്പർ കുഞ്ഞു സോമൻ എന്നിവരുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവക തിരുവും സർവ്വെ 65/13ബി/8-ൽ 4.500 സെന്റ പുരയിടം.

19. എൽ. എ. 94/58. 2998-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തഴക്കര മുറിയിൽ അയ്യരേത്ത് മേലേ വീട്ടിൽ കല്യാണിഅമ്മ സരസമ്മ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാളുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവക തിരുവും സർവ്വെ 65/13സി/2-ൽ .475 ച. ലി. പുരയിടം.

20. എൽ. എ. 95/58. 3026-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തഴക്കര മുറിയിൽ അയ്യരേത്ത് മേലേ വീട്ടിൽ വേലായുധൻനായർ വാസുദേവൻ നായർ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവക തിരുവും സർവ്വെ 65/13സി-ൽ 260 ച. ലി. പുരയിടം.

21. എൽ. എ. 96/58. 3017-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തഴക്കര മേലേവീട്ടിൽ വേലായുധൻനായർ ശിവരാമൻ നായർ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവക തിരുവും സർവ്വെ 65/13സി5-ൽ 2.750 സെന്റ പുരയിടം.

22. എൽ. എ. 97/58. 4-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തഴക്കര മുറിയിൽ തഴക്കര വാത്തുള്ള ശങ്കർ വാര്യർ കൃഷ്ണവാര്യർ പേരിൽകൊണ്ടും ശങ്കരവാര്യർ രാമകൃഷ്ണവാര്യരുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 65/12എ-ൽ 2.780 സെന്റ നിലം.

23. എൽ. എ. 98/58. 3694-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തഴക്കര മുറിയിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ പരമു നായർ കുട്ടി അമ്മ 2710-ാം നമ്പർ പ്രകാരം ടിയാൾ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ, ഗോവിന്ദപ്പിള്ള രാഘവൻപിള്ള, ഗോവിന്ദപ്പിള്ള വാസുദേവൻപിള്ള, കുട്ടിയമ്മ തങ്കമ്മ എന്നിവരുടെ പേരിൽ കൊണ്ടും പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള രാഘവൻപിള്ള, ഗോവിന്ദപ്പിള്ള വാസുദേവൻപിള്ള, കുട്ടിയമ്മ തങ്കമ്മ (1-ാം പേർ മരിച്ചു) എന്നിവർ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 45/17/5-ൽ 11 സെന്റും 45/17/4-ൽ 10 സെന്റും പുരയിടം.

24. എൽ. എ. 99/58. 1864-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തഴക്കര മുറിയിൽ പോളച്ചിറയിൽ കോശി ഉമ്മൻ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാന്റെയും കുടികിടപ്പുകാരൻ തഴക്കര മുറിയിൽ പുതുവീട്ടിൽ യോഹന്നാൻ ഇട്ടി ഇവരുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 45/19/2-ൽ 9.800 സെന്റ പുരയിടം.

25. എൽ. എ. 100/58. 0212-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തഴക്കര മുറിയിൽ അയ്യരേത്ത് ലക്ഷ്മിയമ്മ ചെല്ലമ്മ, രാമകൃഷ്ണൻപിള്ള ഗോപിനാഥൻപിള്ള എന്ന

പേരുകളിൽകൊണ്ടു ലക്ഷ്മിയമ്മ ചെല്ലമ്മയുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവക തിരുവല്ലം 65/13ബി/10-ൽ 4.354 സെന്റും സർവ്വെ 65/13ബി/9-ൽ 11 സെന്റും പുരയിടം.

26. എൽ. എ. 102/58. 9211-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി തഴക്കര മുറിയിൽ അയ്യമ്പറിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ ദേവകിഅമ്മ പേരിൽകൊണ്ടു ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവക തിരുവല്ലം സർവ്വെ 65/13ബി/11-ൽ 190 ച. ലി പുരയിടം.

27. എൽ. എ 103/58. 10801-ാം നമ്പർതണ്ടപ്പേരുവെടി തഴക്കര മുറിയിൽ കോട്ടപ്പിലാവിൽ നാരായണി അമ്മ ജാനകി അമ്മ പേരിൽകൊണ്ടു് ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവക പാട്ടം സർവ്വെ 65/14/3-ൽ 4.750 സെന്റ പുരയിടം.

28. എൽ. എ. 104/58. 10797-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി തഴക്കര വില്ലേജിൽ മുറിയിൽ കോട്ടപ്പിലാവിൽ രാമൻനായർ ചെല്ലപ്പൻനായർ പേരിൽകൊണ്ടു് ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 65/14-1-ൽ 3.600 സെന്റ പുരയിടം.

29. എൽ. എ. 105/58. 9243-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി തഴക്കര മുറിയിൽ അയ്യമ്പരിൽവീട്ടിൽ ഗോപാലപിള്ള ദാമോദരൻപിള്ള, ഗോപാലപിള്ള സ്വാമിനാഥപിള്ള എന്നീ പേരുകളിൽകൊണ്ടു് തഴക്കര ഇറവങ്കര മുറിയിൽ കിണറ്റതതിൽ നിന്നും അയ്യമ്പരിൽ താമസം കാർത്ത്യായനി അമ്മ സരസമ്മ മക്കൾ മൈനർകൾ തങ്കമ്മ, സോമൻ എന്നിവരുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവക തിരുവല്ലം സർവ്വെ 65/13ബി. 6-ൽ 3.944 സെന്റ പുരയിടം.

30. എൽ. എ. 106/58. 2716-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി തഴക്കര മുറിയിൽ മല്ലശ്ശേരിൽവീട്ടിൽ വേലായുധൻ പിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള പേരിൽകൊണ്ടു് ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 66/1ബി13-ൽ 46.720 സെന്റ പുരയിടം.

താലൂക്ക്—കാർത്തികപ്പള്ളി വില്ലേജ്—ചെറിയനാട്

31. എൽ. എ. 166/58. 3762-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി തെക്കനാൽ മുറിയിൽ ചക്കാലയിൽ വെളുത്തകുഞ്ഞു പണിക്കൻ സഹദേവപ്പണിക്കൻ പേരിൽകൊണ്ടു് ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുമായ പണ്ടാരവക പാട്ടം സർവ്വെ കെ 11577/എ6-ൽ 1.650 സെന്റ പുരയിടം.

32. എൽ. എ. 167/58. 2247-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി തെക്കനാൽ മുറിയിൽ നടുവിലെവീട്ടിൽ ശങ്കരിപ്പിള്ള ഭാർഗ്ഗവിപിള്ള പേരിൽകൊണ്ടു് ടിയാളുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ കെ.11572/2-ൽ 333 ച. ലി, നിലം.

താലൂക്ക്—മാവേലിക്കര. വില്ലേജ്—തഴക്കര.

33. എൽ. എ. 191/58. 7577-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി വഴുവാടി മുറിയിൽ ആശാരി പറമ്പിൽ കേശവൻ കുഞ്ഞുരാമൻ പേരിൽ കൊണ്ടു ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 101/9-ൽ 172 ച. ലിംഗ്സും 101/10-ൽ 10 സെന്റും നിലം.

താലൂക്ക്—കരുനാഗപ്പള്ളി. വില്ലേജ്—വടക്കേക്കര.

34. എൽ. എ. 192/58. 1335-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി ഉണ്ണിൽകാവു മുറിയിൽ കല്ലൻപറമ്പിൽ വർഗീസ് ഉലഹൻ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന ഇരിങ്ങവന പോറ്റിവക തേട്ടം സർവ്വെ 142 10എ-ൽ 4.875 സെന്റ നിലം.

35. എൽ. എ. 193/58. 242-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി ഉണ്ണിൽകാവു മുറിയിൽ പഴവന വീട്ടിൽ കേശവപിള്ള കേശവപിള്ള, നിലക്കിലേത്തു വീട്ടിൽ രാമൻ നായർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ എന്നീ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാളുകളുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന വഞ്ഞിപ്പുഴ വക തേട്ടിപ്പേർ സർവ്വെ 130/10-1-ൽ 3.300 സെന്റ പുരയിടവും കെട്ടിടങ്ങളും.

36. എൽ. എ. 194/58. 4280-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി ഉണ്ണിൽകാവു മുറിയിൽ നിലക്കിലേത്തു വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ ഭാർഗ്ഗവിയമ്മ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാളുടെ മകൻ രാമൻനായർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻനായർ കൈവശം വച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന വഞ്ഞിപ്പുഴവക തേട്ടം സർവ്വെ 1030/11എ-ൽ 425 ച. ലിംഗ്സ് പുരയിടം.

താലൂക്ക്—കോട്ടയം. വില്ലേജ്—വിജയപുരം.

37. എൽ. എ. 226/58. 1978-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി മുട്ടമ്പലം കരയിൽ കൊഴിപ്പുളത്തുനിന്നും അയ്മനം കരയിൽ പനമറ്റത്തു പറമ്പ് തൊമ്മൻ കുരുൻ പേരിൽ കൊണ്ടും ടിയിൽ കുരുൻ കുരുൻ, കുരുൻ മാത്യു തങ്കമ്മ കുരുൻ മാത്യു എലിയാസ് എന്നിവർ കൈവശം വച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന കൊപ്രത്തു നമ്പൂരി വക തേട്ടം സർവ്വെ 106/6 എ7-ൽ 1.566 സെന്റ പുരയിടം.

38. എൽ. എ. 227/58. 99-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി മുട്ടമ്പലംകരയിൽ കൊഴിപ്പുളത്തു പറമ്പ് ചാക്കോ ചാക്കോ, ചാക്കോ മറിയം എന്നീ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയിൽ ചാക്കോ കുരുൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചും വരുന്ന കൊപ്രത്തു നമ്പൂരി വക തേട്ടം സർവ്വെ 106/6എ1-ൽ 1.580 സെന്റ പുരയിടം.

39. എൽ. എ. 228/58. 99-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി മുട്ടമ്പലം കരയിൽ കൊഴിപ്പുളത്തു പറമ്പ് ചാക്കോ ചാക്കോ ചാക്കോ മറിയം എന്നീ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയിൽ ചാക്കോ ചാക്കോ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചും വരുന്ന കൊപ്രത്തു നമ്പൂരി വക തേട്ടം സർവ്വെ 106/6എ1-ൽ 400 ച. ലിംഗ്സ് പുരയിടം.

40. എൽ. എ. 230/58. 1983-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി മുട്ടമ്പലം കരയിൽ കൊഴിപ്പുളത്തു ചാക്കോ മറിയം, ചാക്കോ ചാക്കോ, ചാക്കോ തോമസ്, ചാക്കോ കുരുൻ എന്നീ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയിൽ ചാക്കോ തോമസ് കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 106/7-2-ൽ 300 ച. ലിംഗ്സ് പുരയിടം.

41. എൽ. എ. 231/58. 4538-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി മുട്ടമ്പലംകരയിൽ പാറയിൽ കരവട്ട കുരുൻ മാത്യു പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാന്റെ കൈവശാനുഭവത്തിലുമിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 106/8-3-ൽ 1.375 സെന്റ പുരയിടം.

42. എൽ. എ. 232/58. 2794-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി വേളൂർകരയിൽ തട്ടാശ്ശേരി ഇടത്തിൽ ചെറിയാൻ ഉമ്മൻ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാൻ കൈവശം വച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 106/11-2-ൽ 450 ച. ലി. പുരയിടം.

43. എൽ. എ 233/58. 2791-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി മുട്ടമ്പലം കരയിൽ വടക്കേനേൽ ഉമ്മൻ സാറ പേരിൽകൊണ്ടും ടിയാളുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലും ഇരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ 106/12.1-ൽ 1.725 സെന്റ പുരയിടം.

44. എൽ. എ. 234/58. 25-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി മുട്ടമ്പലം കരയിൽ കൊപ്രത്തില്ലത്തു നാരായണൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂരി പേരിൽകൊണ്ടും ടി കരയിൽ ചങ്ങമ്പറ പടിഞ്ഞാറെ പ്ലാമ്പറമ്പിൽ വർക്കി മത്തൻ കൈവശം വച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്ന സർക്കാർ തിരുവാർപ്പ് ദേവസ്വം തന്തതിന്തിൽപ്പെട്ട സർവ്വെ 106/10-ൽ 550 ച. ലി. പുരയിടം.

45. എൽ. എ. 235/58. 362-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി മുട്ടമ്പലം കരയിൽ കൊച്ചുപറമ്പിൽ മാത്തു മാത്തു മാത്തു വർക്കി എന്നീ പേരിൽകൊണ്ടും കൊച്ചുപറമ്പിൽ മാത്തു വർക്കി കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചും വരുന്ന കൊപ്രത്തു നമ്പൂരിവക തേട്ടം സർവ്വെ 106/9എ1-ൽ 1.900 സെന്റ പുരയിടം.

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—കൊല്ലം. താലൂക്ക്—കരുനാഗപ്പള്ളി.

46. എൽ. എ. 114/58. കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി വില്ലേജിൽ 5721-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി കടലാ മുറിയിൽ ചെട്ടിശ്ശേരിൽവീട്ടിൽ തങ്കിത അംബികാ കുഞ്ഞു മാത്യു ആലിക്കുഞ്ഞു പാത്തുമ്മാക്കുഞ്ഞു് പേരിൽ കൊണ്ടു് ടിയാളുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 4464/എ2-ൽ നിന്നും 1.858 സെന്റ പുരയിടം.

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—ആലപ്പുഴ. താലൂക്ക്—മാവേലിക്കര.

47. എൽ. എ. 26/58. മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ മാവേലിക്കര വില്ലേജിൽ 1058-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവെടി പുതിയകാവു മുറിയിൽ തുഷിയന്റെ തെക്കതിൽ കുഞ്ഞൻ പിലിപ്പോസിന്റെ പേരിൽകൊണ്ടു് ടിയാന്റെയും പുതിയകാവു മുറിയിൽ മണ്ണൂരടിയിൽ യോഹന്നാൻ ദാനിയേലിന്റെയും കൈവശാനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 170/2എ2-ൽ നിന്നും 34.800 സെന്റ പുരയിടം.

മാവേലിക്കര.

കെ. ഗോപാലപിള്ള,
സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ.

Karthigappalli Taluk.

NOTICES.

1958 മെയ് 21.

കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കകച്ചേരിയിൽനിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്റ്റ് 26-ാം വകുപ്പും പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നു്.

താഴെ വിവരിക്കുന്ന പേരുകളുടെ പക്കൽനിന്നും ഇതോടുവരെയുള്ള പട്ടികയിൽ പറയുന്ന കുടിശ്ശികക്ക് താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുടിശ്ശികയും നടപടിച്ചെലവും, പലിശ മുതലായ

യതും ഏഴുദിവസത്തിനകം ഇവിടെ ഹാജരാക്കി ഒടുക്കി കൊള്ളേണ്ടതും, അല്ലാതെപക്ഷം പട്ടികവസ്തു നിയമപ്രകാരം വില്ക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

1. പുതുപ്പള്ളി വില്ലേജിൽ തെക്കു മുറിയിൽ കാവി യിൽ അബ്ദുൽറഹ്മാൻകുഞ്ഞ് അലികുഞ്ഞ് വില്പന നികുതി ഇനത്തിൽ ഡിമാൻറപടി ഉൾപ്പെടെ 803.56 രൂ. തിക്കാനുള്ളതിനു 4616-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 326എ 356, 326എ 983, 4395, 3094/1, 3095/1 നമ്പരുകളിൽ 1 ഏക്കർ 58 സെൻറു സ്ഥലം.

2. ടി വില്ലേജിൽ ഗോവിന്ദമുട്ടം മുറിയിൽ കന്നിട്ട യിൽ നീലകണ്ഠൻ ശിവദാസൻ വില്പന നികുതി ഇന ത്തിൻ ഡിമാൻറപടി ഉൾപ്പെടെ 172.13 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു 10374-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 6148, 6147/3, 6129/2, 326എ 1436, 326എ 1438, 326എ 1019/3 നമ്പരുകളിൽ 74½ സെൻറു സ്ഥലം.

3. ടി വില്ലേജിൽ വടക്കു മുറിയിൽ പുതുവീട്ടിൽ അപ്പുപ്പൻ വേലായുധൻ വില്പന നികുതി ഇനത്തിൽ ഡിമാൻറപടി ഉൾപ്പെടെ 157.13 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് 3793, 6655-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 1367, 1365 നമ്പരുകളിൽ 66 സെൻറു പുരയിടത്തിൽ കടിസ്ഥികക്കാരനുള്ള അവകാശം.

4. ടി വില്ലേജിൽ തെക്കു മുറിയിൽ ഇലത്തിൽ കണ്ടു ചാന്നാർ വാസുക്കുട്ടൻ ചാന്നാർ വില്പനനികുതി ഇനത്തിൽ ഡിമാൻറപടി ഉൾപ്പെടെ 163.67 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു 772, 8609-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 2636/1, 2439/2, 2439/6, 2437/2, 2695, 2685 നമ്പരുകളിൽ 31½ സെൻറു പുരയിടത്തിൽ കടിസ്ഥികക്കാരനുള്ള അവകാശം.

5. കാർത്തികപ്പള്ളി വില്ലേജിൽ മഹാദേവികാട് മുറിയിൽ ചെങ്കിലാത്തു കൃഷ്ണൻ കുട്ടപ്പൻ 1957-58-ൽ കാർത്തികപ്പള്ളി 30-ാംനമ്പർ കള്ളുഷാപ്പു കണ്ട്രാക്റ്റിനു കലാൽ കടിസ്ഥിക ഇനത്തിൽ ഡിമാൻറപടി ഉൾപ്പെടെ 946.75 രൂപയും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിന് 1200-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 5051-ാംനമ്പർ 42 സെൻറു പുരയിടത്തിലും അതിൽപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിലും മുലയിൽ പറമ്പിൽ കേശവൻ ഗോവിന്ദനുള്ള 2350 രൂപയുടെ ഒററി ബാദ്ധ്യത നീക്കിയുള്ള മന്ത്രാവകാശം.

6. കുമാരപുരം വില്ലേജിൽ പൊത്തപ്പള്ളി വടക്കു മുറിയിൽ ഏട്ടപ്പു തെക്കേപുത്തൻ വീട്ടിൽ താമസം കാർത്തികപ്പള്ളി വില്ലേജിൽ കവട്ടവേലി മുറിയിൽ ചാപ്പായിൽ അപ്പുപ്പൻ കൃഷ്ണൻ കലാൽ കടിസ്ഥിക ഇനത്തിൽ ഡിമാൻറപടി ഉൾപ്പെടെ 131.90 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു കുമാരപുരം വില്ലേജിൽ 5688-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 2671-ൽ 55 സെൻറു ഇരുപ്പു നിലം ഒററി ബാദ്ധ്യത നീക്കിയുള്ള മന്ത്രാവകാശം.

7. ചിങ്ങോലി വില്ലേജിൽ വടക്കു മുറിയിൽ കൃഷ്ണാലയത്തിൽ കേശവൻ നായർ കൃഷ്ണൻ നായർ കലാൽ കടിസ്ഥിക ഇനത്തിൽ ഡിമാൻറപടി ഉൾപ്പെടെ 57.81 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് 1945-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 1353/1, 1353/2, 1354/1, 1354/2 നമ്പരുകളിൽ 2 ഏക്കർ 46 സെൻറു സ്ഥലത്തിന്റെ മന്ത്രാവകാശം.

8. കണ്ടല്ലൂർ വില്ലേജിൽ തെക്കു മുറിയിൽ പനക്കൽ വടക്കതിൽ പപ്പു സാധു, പപ്പു ശിവാനന്ദൻ, പപ്പു ദാമോദരൻ പപ്പു സഹദേവൻ, കല്യാണി ഭവാനി എന്നിവർ കൃഷ്ണപുരം മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ ഒ. എസ്. 215/51-ലെ കോർട്ടുഫീസ് ഇനത്തിൽ ഡിമാൻറപടി ഉൾപ്പെടെ 147.12 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു 5651-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 823-ൽ 46 സെൻറു നിലത്തിൽ കടിസ്ഥികക്കാർക്കുള്ള അവകാശം.

9. ചെറുതന വില്ലേജിൽ ആനാരി മുറിയിൽ ആനന്ദാട്ട വീട്ടിൽ രാഘവൻപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള സർക്കാരിലേയ്ക്കു വേണ്ടി നെല്ലു ഏടുക്കുന്ന വകയിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട വകയിൽ ഡിമാൻറപടി ഉൾപ്പെടെ 24773.72 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു ചെറുതന വില്ലേജിൽ 2393-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 743/2-ൽ 10 സെൻറു നിലത്തിന്റെ ജന്മാവകാശവും ടി വില്ലേജിൽ 2397-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 3879ബി3, 3881/7, 3882 നമ്പരുകളിൽ 46.625 സെൻറു പുരയിടത്തിൽ കടിസ്ഥികക്കാരനുള്ള 23-ൽ ഒന്നാംഭാഗം അവകാശം.

10. കരുവാററ വില്ലേജിൽ വടക്കു മുറിയിൽ തയ്യിൽ ചാക്കോ തൊമ്മി വില്പന നികുതി ഇനത്തിൽ ഡിമാൻറപടി ഉൾപ്പെടെ 870.52 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു 2816-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 2047/1, 2047/3, 392എ/1 നമ്പരുകളിൽ 59 സെൻറു സ്ഥലം.

11. പള്ളിപ്പാട്ട് വില്ലേജിൽ തെക്കേക്കര കിഴക്കു മുറിയിൽ കൊച്ചിക്കലേത്തു വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള മാധവൻ പിള്ള കാർത്തികപ്പള്ളി സബ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ സി. സി. 25/53-ലെ പിഴ ഇനത്തിൽ ഡിമാൻറപടി ഉൾപ്പെടെ 510.25 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു പള്ളിപ്പാട്ട് വില്ലേജിൽ 202, 1199, 2525, 2, 5111 നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 5613, 4262/2, 5653/1, 5653/2, 1062 5549 നമ്പരുകളിൽ 5 ഏക്കർ 87½ സെൻറു സ്ഥലത്തിൽ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ നിന്നും 20-7-1956-ലും 21-7-1956-ലും ലേലത്തിൽപിടിച്ച സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കടിസ്ഥികക്കാരനു കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവകാശം.

കാർത്തികപ്പള്ളി.

(ഒപ്പ്)
തഹസീൽദാർ.

Shertballai Taluk.

Notices.

I

1958 ജൂൺ 5.

ചേർത്തല താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽനിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്റ്റ് 26-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പേരുവിവരം പറയുന്ന പേരുകാരുടെ പക്കൽ നിന്നും സർക്കാരിലേക്ക് ഈടാകാനുള്ള കടിസ്ഥികയ്ക്കുവേണ്ടി അടിയിൽ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തു വില്ലേജ് ആഫീസറന്മാരുടെ റിപ്പോർട്ടു വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ കടിസ്ഥികയും നടപടിച്ചെലവും ഏഴു ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളേണ്ടതും, അല്ലാതെപക്ഷം പട്ടികവസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

1. അരൂർ വില്ലേജിൽ എഴുപുന്ന മുറിയിൽ കല്യാണവിലാസത്തു താമസിക്കും, അനന്തപുരത്തു നാരായണൻ മാധവൻ പക്കൽനിന്നും കാഷ്വാലു കടിസ്ഥിക വകയിൽ ഈടാകേണ്ടു 167.26 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ 1863-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 235/14-ൽ 41 സെൻറു നിലത്തിൽ കടിസ്ഥികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശമാകുന്നു.

2. തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി വില്ലേജിൽ പെരുമ്പളം മുറിയിൽ കിഴക്കേമനക്കാവിൽ താമസിക്കും ഗോപാലൻ രാഘവപ്പണിക്കർ പക്കൽനിന്നും കാർഷികാദായനികുതി കടിസ്ഥിക വകയിൽ ഈടാകാനുള്ള 272.44 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ 1924-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 4/11-എ-ൽ 22 സെൻറും, 4/11ബി-ൽ 13 സെൻറും നിലങ്ങളിൽ കടിസ്ഥികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശമാകുന്നു.

3. ഇരവൂർ വടക്കുവില്ലേജിൽ എഴുപുന്ന തെക്കുമുറിയിൽ വെളിപ്പറമ്പിൽ താമസിക്കും തോമസ് കുഞ്ഞന്നാമ്മ പക്കൽനിന്നും സെയിൽസ് ടാക്സ് കടിസ്ഥിക വകയിൽ ഈടാകാനുള്ള 159.36 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ 2382-ാംനമ്പർ, തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 37/4-ൽ 69 സെൻറു നിലത്തിൽ മുൻബാദ്ധ്യതനീക്കി കടിസ്ഥികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശമാകുന്നു.

4. അരൂർ വില്ലേജിൽ ഇരമല്ലൂർ മുറിയിൽ പനക്കൽ കണക്കു കല്ലുപുരയ്ക്കൽ കല്യാണിയമ്മ ചന്ദ്രമതിയമ്മ പക്കൽനിന്നും കോർട്ടുഫീസ് കടിസ്ഥിക വകയിൽ ഈടാകാനുള്ള 283.75 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 161/10-ൽ 31¼ സെൻറും, സർവ്വെ 178/42-ൽ 40 സെൻറു പുരയിടങ്ങളിലും, സർവ്വെ 161/9-ൽ 11 സെൻറു നിലത്തിലും മുൻബാദ്ധ്യതനീക്കി കടിസ്ഥികക്കാരനുള്ള മന്ത്രാവകാശമാകുന്നു.

5. വയലാർ കിഴക്കു വില്ലേജിൽ ഉഴുവ മുറിയിൽ ചക്കാട്ടു നിന്നും തെക്കേപുത്തൻ വെളിയിൽ പാർക്കും കാട്ടുകവട്ടിതറയിൽ രാമൻ നാരായണൻ പക്കൽനിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്റ്റ്പ്രകാരം ഈടാകാനുള്ള 330 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ 3193-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 179/15-ൽ 32 സെൻറു പുരയിടത്തിൽ മുൻബാദ്ധ്യത നീക്കി കടിസ്ഥികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശമാകുന്നു.

6. വയലാർ കിഴക്കു വില്ലേജിൽ വയലാർ മുറിയിൽ ശ്രാമ്പിക്കൽ താമസിക്കും എൻ. നാരായണൻ നായർ പക്കൽനിന്നും സെയിൽസ് ടാക്സ് കടിസ്ഥിക വകയിൽ ഈടാകാനുള്ള 883.43 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 57/9-ൽ 1 ഏക്കർ 23 സെൻറു പുരയിടത്തിലും, സർവ്വെ 30/14എ-ൽ 1 ഏക്കർ 29 സെൻറു നിലത്തിലും കടിസ്ഥികക്കാരനുള്ള ½ വീതത്തിന്റെ സർവ്വാവകാശമാകുന്നു.

7. അരൂർ വില്ലേജിൽ എഴുപുന്ന മുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ പാറായിൽ അവിരാതരകൻ തൊമ്മൻ ചാക്കോ പക്കൽനിന്നും കാർഷികാദായ നികുതി കടിസ്ഥിക വകയിൽ ഈടാകാനുള്ള 533.31 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ 4682-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപടി സർവ്വെ 87/2എ-ൽ 99 സെൻറ്, സർവ്വെ 87/2ബി-ൽ 21 സെൻറ്, സർവ്വെ 87/2സി-ൽ 20 സെൻറു പുരയിടങ്ങളിൽ മുൻബാദ്ധ്യതനീക്കി കടിസ്ഥികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശമാകുന്നു.

8. അരൂർ വില്ലേജിൽ അരൂർ മുറിയിൽ പുത്തൻപുരയിൽ മത്തായിവാവ പക്കൽനിന്നും സെൻട്രൽ ഇൻകംടാക്സ് കടിസ്ഥിക വകയിൽ ഈടാകാനുള്ള 160.06 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ 737-ാം നമ്പർ തണ്ട

...പ്പടി സര്‍വ്വേ 12/1ബി-ല്‍ 20 സെന്‍റും, 12/2ബി-ല്‍ 11 സെന്‍റ നിലങ്ങളില്‍ മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സര്‍വ്വാവകാശമാകുന്നു.

9. അരൂര്‍ വില്ലേജില്‍ എഴുപുന്ന മുറിയില്‍ വാലയില്‍ താമസം വറീത് ചോറി പക്കല്‍നിന്നും കരംകുടിശ്ശിക വകയില്‍ ഈടാക്കുവാനുള്ള 150.78 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജില്‍ 2127-ാം നമ്പര്‍ തണ്ടപ്പേര്‍പ്രകാരം സര്‍വ്വേ 386/3-ല്‍ 25 സെന്‍റ പുരയിടത്തില്‍ മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സര്‍വ്വാവകാശമാകുന്നു.

10. പാണാവള്ളി വില്ലേജില്‍ പാണാവള്ളി മുറിയില്‍ ചിറയില്‍ താനെഴത്തുവീട്ടില്‍ അയ്യപ്പന്‍ പിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ള പക്കല്‍നിന്നും കലാല്‍ കുടിശ്ശിക വകയില്‍ ഈടാക്കുവാനുള്ള 108.19 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജില്‍ 2377-ാം നമ്പര്‍ തണ്ടപ്പേര്‍പ്രകാരം സര്‍വ്വേ 32-ല്‍ 30 സെന്‍റ പുരയിടത്തില്‍ മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സര്‍വ്വാവകാശമാകുന്നു.

11. ചേര്‍ത്തല വടക്കുവില്ലേജില്‍ ചേര്‍ത്തല വടക്കുംമുറിയില്‍ ചേപ്പിലപ്പൊഴിയില്‍ താമസം കുഞ്ഞാട്ട് കേശവന്‍ ദാമോദരന്‍ പക്കല്‍നിന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപകരണങ്ങളെ തിരിമറി നശിപ്പിച്ച വകയില്‍ ഈടാക്കാനുള്ള 71.75 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജില്‍ സര്‍വ്വേ 124/22-ല്‍ 26 സെന്‍റ പുരയിടത്തില്‍ മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സര്‍വ്വാവകാശമാകുന്നു.

12. ചേര്‍ത്തല തെക്ക വില്ലേജില്‍ ചേര്‍ത്തല തെക്കുംമുറിയില്‍ ചെറുവീട്ടില്‍ അയ്യപ്പന്‍ ഗോപാലന്‍ പക്കല്‍ നിന്നും സെയില്‍സ് ടാക്സ് കുടിശ്ശിക വകയില്‍ ഈടാക്കാനുള്ള 219.31 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജില്‍ സര്‍വ്വേ 29/4-ല്‍ 21 സെന്‍റും, സര്‍വ്വേ 29/4-ല്‍ 10 സെന്‍റ പുരയിടങ്ങളില്‍ മുന്‍ബാധ്യതനീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സര്‍വ്വാവകാശമാകുന്നു.

13. കഞ്ഞിക്കുഴി വില്ലേജില്‍ ചാരമംഗലം മുറിയില്‍ മായിത്തറ പത്മനാഭന്‍ കാസ്തൂരന്‍ പക്കല്‍നിന്നും സെന്‍ട്രല്‍ ഇന്‍കംടാക്സ് കുടിശ്ശികയിനത്തില്‍ ഈടാക്കാനുള്ള 3137.19 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും ഉള്‍പ്പെടെ ടി വില്ലേജില്‍ സര്‍വ്വേ 443/10-1-ല്‍ 1 ഏക്കര്‍ 28 സെന്‍റും, സര്‍വ്വേ 443/10-2-ല്‍ 1 ഏക്കര്‍ 25 സെന്‍റ പുരയിടങ്ങളിലും മുന്‍ബാധ്യതനീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സര്‍വ്വാവകാശമാകുന്നു.

14. വയലാര്‍ തെക്ക് വില്ലേജില്‍ പട്ടണക്കാട്ടുമുറിയില്‍ ചെമ്പവേലില്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ പാപ്പി കാരാത്ത പരിയത്തു മകള്‍ പാത്തുമ്മയുടെയും ടിയില്‍ മിരാപ്പണ്ണി കാദര്‍പിള്ളയുടെയും പക്കല്‍നിന്നും ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ട്രിബ്യൂണല്‍ വിധിയനുസരിച്ചുള്ള കുടിശ്ശിക 6174.25 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജില്‍ സര്‍വ്വേ 26/10-2-ല്‍ 23 സെന്‍റും, സര്‍വ്വേ 26/10-5-ല്‍ 3.673 സെന്‍റും, സര്‍വ്വേ 26/10-6-ല്‍ 2.557 സെന്‍റും, സര്‍വ്വേ 17/6-9-ല്‍ 53 സെന്‍റും, സര്‍വ്വേ 17/6-10-ല്‍ 30 സെന്‍റ പുരയിടങ്ങളും അതിലിരിപ്പു കല്ലും മരവും കൊണ്ട് പണിയിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും മുന്‍ബാധ്യതനീക്കി കുടിശ്ശികക്കാര്‍ക്കുള്ള സര്‍വ്വാവകാശമാകുന്നു.

11

1958 ജൂണ്‍ 9.

ചേര്‍ത്തല താലൂക്ക കച്ചേരിയില്‍ നിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്റ്റ് 36-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാല്‍,

താഴെ പട്ടികയില്‍ വിവരിക്കുന്ന പേരുകാരുടെ പക്കല്‍ നിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള പട്ടികയില്‍ വിവരിക്കുന്ന കുടിശ്ശികകള്‍ക്ക് പട്ടികയില്‍ പറയുന്ന വസ്തുക്കള്‍ ജപ്തിചെയ്തു വില്പ്പ് അധികാരമായ ഓര്‍ഡര്‍ വന്നിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ആയതിനെ പട്ടികയില്‍ പറയുന്ന സമയത്തും സ്ഥലത്തും വച്ച് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തില്‍ ചേരുന്നതിനു താല്പര്യമുള്ളവര്‍ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും കൂടുതല്‍ തുകയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരില്‍ ലേലം ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും അവര്‍ ലേലത്തുകയില്‍ 100-ന് 15 വീതമുള്ള തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കിത്തുക 30 ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം അവരുടെ ചെലവിലും നഷ്ടത്തിലും പുനര്‍ലേലം നടത്തുന്നതും അതില്‍ വരുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനില്‍ നിന്നും കുടിശ്ശിക ആക്റ്റനുസരിച്ചു ഈടാക്കുന്നതും ആദ്യത്തെ ലേലത്തില്‍ കൂടുതല്‍വന്നാല്‍ ആയതിനെ അയാള്‍ക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ക്ലിപ്ത ഡെപ്പോസിറ്റ് വച്ചില്ലെങ്കില്‍ ആയതു ഇല്ലാതാകുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു 3 ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരന് പണം ഒടുക്കാന്‍ തയ്യാറായാല്‍ ആയതു ഈ കച്ചേരിയില്‍ തന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒടുക്കുവാന്‍ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഇഷ്ടംപോലെയായിരിക്കും.

ലേലം — 1958 ജൂലായ് മാസം 7-ാം തീയതി പകല്‍ 2 മണിക്ക് ചേര്‍ത്തല താലൂക്കുകച്ചേരിയില്‍ വച്ച്.

പട്ടിക.

1. കൊക്കോതമംഗലം വില്ലേജില്‍ ചേര്‍ത്തല കിഴക്കുംമുറിയില്‍ പത്മവിലാസം ഭവനത്തില്‍ കെ. എന്‍. പത്മനാഭദാസ് പക്കല്‍ നിന്നും കലാല്‍ കുടിശ്ശിക വകയില്‍ ഈടാക്കുവാനുള്ള 1284.34 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും വകയ്ക്ക് തണ്ണീര്‍മുക്കം വടക്ക് വില്ലേജില്‍ 3846-ാം നമ്പര്‍ തണ്ടപ്പേര്‍പ്രകാരം സര്‍വ്വേ 107/12-എ-ല്‍ 40 സെന്‍റ പുരയിടത്തില്‍ മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള 1/3 സര്‍വ്വാവകാശവും, കൊക്കോതമംഗലം വില്ലേജില്‍ 1741-ാം നമ്പര്‍ തണ്ടപ്പേര്‍പ്രകാരം സര്‍വ്വേ 156/4-എ-ല്‍ 44 സെന്‍റ പുരയിടത്തില്‍ മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള 1/3 സര്‍വ്വാവകാശവുമാകുന്നു.

2. കൊക്കോതമംഗലം വില്ലേജില്‍ കിഴക്കുംമുറിയില്‍ ദാമോദരന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്സില്‍ ഇ. രാഘവന്‍ പക്കല്‍ നിന്നും കലാല്‍ കുടിശ്ശിക വകയില്‍ 1585.31 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജില്‍ 3569-ാം നമ്പര്‍ തണ്ടപ്പേര്‍പ്രകാരം സര്‍വ്വേ 214-3ബി-ല്‍ 73 സെന്‍റും, സര്‍വ്വേ 214/5-എ-ല്‍ 5 സെന്‍റ്, സര്‍വ്വേ 214/5-ബി-ല്‍ 76 സെന്‍റ്, സര്‍വ്വേ 214/6-ല്‍ 2 ഏക്കര്‍ 83 സെന്‍റ്, സര്‍വ്വേ 214/7-ല്‍ 1 ഏക്കര്‍ 25 സെന്‍റ്, സര്‍വ്വേ 203/11-ല്‍ 15 സെന്‍റ്, സര്‍വ്വേ 202/10-ല്‍ 15 സെന്‍റ് പുരയിടങ്ങളിലും മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സര്‍വ്വാവകാശമാകുന്നു.

3. പള്ളിപ്പുറം വില്ലേജില്‍ ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം മുറിയില്‍ ഒറ്റപ്പുരയ്ക്കല്‍ താമസം ചാക്കോ അവിരാ പക്കല്‍ നിന്നും സെയില്‍സ് ടാക്സ് കുടിശ്ശിക വകയില്‍ 1723.25 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജില്‍ 1507-ാം നമ്പര്‍ തണ്ടപ്പേര്‍പ്രകാരം സര്‍വ്വേ 85/5-ല്‍ 42 സെന്‍റ നിലത്തിലും, സര്‍വ്വേ 85/2-ല്‍ 6 സെന്‍റ്, സര്‍വ്വേ 63/1-1-ല്‍ 98 സെന്‍റ് പുരയിടങ്ങളിലും മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സര്‍വ്വാവകാശവും, സര്‍വ്വേ 63/2-ല്‍ 1 ഏക്കര്‍ 16 സെന്‍റ് പുരയിടത്തില്‍ മുന്‍ബാധ്യതനീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള കാണ ജന്മാവകാശവുമാകുന്നു.

4. ഉറവൂര്‍ വടക്ക വില്ലേജില്‍ എഴുപുന്ന മുറിയില്‍ കരുമാഞ്ചേരി വീട്ടില്‍ ജോസഫ് പീറ്റര്‍ പക്കല്‍ നിന്നും സെയില്‍സ് ടാക്സ് കുടിശ്ശികയിനത്തില്‍ ഈടാക്കുവാനുള്ള 7045.73 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജില്‍ സര്‍വ്വേ 180/22-ല്‍ 6 സെന്‍റ്, സര്‍വ്വേ 82/9-ല്‍ 42 സെന്‍റ്, സര്‍വ്വേ 92/6-ഏ-ല്‍ 22 സെന്‍റ്, സര്‍വ്വേ 196/4-7-ല്‍ 8 ഏക്കര്‍ 40 സെന്‍റ് പുരയിടങ്ങളിലും, സര്‍വ്വേ 71/12-ല്‍ 83 സെന്‍റ്, സര്‍വ്വേ 175/11-ബി-ല്‍ 67 സെന്‍റ്, സര്‍വ്വേ 92/7-2-ല്‍ 7 സെന്‍റ നിലങ്ങളിലും മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സര്‍വ്വാവകാശമാകുന്നു.

5. തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി വില്ലേജില്‍ ടി മുറിയില്‍ വലിയപാറയില്‍ ഉമ്മീസ് വക്കീത്തരകന്‍ പക്കല്‍നിന്നും കാര്‍ഷികാദായ നികുതി കുടിശ്ശികയിനത്തില്‍ 713.94 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജില്‍ സര്‍വ്വേ 99/3-ല്‍ 2 ഏക്കര്‍ 19 സെന്‍റ നിലത്തില്‍ മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സര്‍വ്വാവകാശമാകുന്നു.

6. മാരാരിക്കുളം വില്ലേജില്‍ ഉത്തരിക്കരം മുറിയില്‍ മനയത്ത് വി. കെ. ഇസ്മയില്‍ പക്കല്‍ നിന്നും സെയില്‍സ് ടാക്സ് കുടിശ്ശികയിനത്തില്‍ ഈടാക്കുവാനുള്ള 196.42 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജില്‍ സര്‍വ്വേ 175/8-ല്‍ 27 സെന്‍റ നിലത്തില്‍ മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സര്‍വ്വാവകാശമാകുന്നു.

7. ചേര്‍ത്തല തെക്ക വില്ലേജില്‍ തെക്കും മുറിയില്‍ പള്ളിപ്പുറത്തില്‍ ജോസഫ് മത്തായി പക്കല്‍നിന്നും സെയില്‍സ് ടാക്സ് കുടിശ്ശികയിനത്തില്‍ ഈടാക്കുവാനുള്ള 828.22 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജില്‍ 59/13-ല്‍ 18 സെന്‍റ പുരയിടത്തില്‍ മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സര്‍വ്വാവകാശമാകുന്നു.

8. ചേര്‍ത്തല വടക്ക വില്ലേജില്‍ വടക്കും മുറിയില്‍ മാളേക്കല്‍ മത്തായി വര്‍ക്കി പക്കല്‍ നിന്നും സെയില്‍സ് ടാക്സ് കുടിശ്ശികയിനത്തില്‍ ഈടാക്കുവാനുള്ള 492.20 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജില്‍ 177/10-എ-ല്‍ 37 സെന്‍റും, സര്‍വ്വേ 177/10-ബി-ല്‍ 7 സെന്‍റ പുരയിടങ്ങളില്‍ മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സര്‍വ്വാവകാശമാകുന്നു.

9. ചേര്‍ത്തല വടക്ക വില്ലേജില്‍ വടക്കും മുറിയില്‍ നടവീട്ടില്‍ കാര്‍ത്തനാട്ട വീട്ടില്‍ സന്താനം കൃഷ്ണന്‍ കൃഷ്ണന്‍ പക്കല്‍ നിന്നും സെയില്‍സ് ടാക്സ് കുടിശ്ശികയിനത്തില്‍ നടപടിച്ചെലവുള്‍പ്പെടെ ഈടാക്കുവാനുള്ള 95.80 രൂപയ്ക്ക് ടി വില്ലേജില്‍ സര്‍വ്വേ 180/10-ബി/2-ല്‍ 82 സെന്‍റ പുരയിടത്തില്‍ മുന്‍ബാധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള ജന്മാവകാശമാകുന്നു.

എസ്. പത്മനാഭയ്യര്‍,
തഹസില്‍ദാര്‍.

ചേര്‍ത്തല.

Chengannur Taluk

NOTICE

ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ നിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്ട് 26-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

താഴെ പറയുന്ന വില്ലേജുകളിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്ന കക്ഷികൾ ഡിമാന്റു നോട്ടീസ് അനുസരിച്ചു ഒടുക്കാത്ത നാൽ കുടിശ്ശികക്കായി വക പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തു വില്ലേജ് ആഫീസുകളെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ജപ്തി തിയതിമുതൽ 7 ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും കുടിശ്ശികക്കാർ ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരാക്കി ഒടുക്കാത്ത പക്ഷം പട്ടിക വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

പട്ടിക.

(1)

1958 ജൂൺ 6.

കുടിശ്ശിക ഇനം—പുളിക്കീഴ് C. D. ബ്ലാക്കിലേക്ക് കൃഷിവായ്പ കുടിശ്ശിക.

1. കരട്ടിക്കുറി വില്ലേജിൽ പാവുക്കര മുറിയിൽ കിഴക്കേ മുല്ലശ്ശേരിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻപിള്ള ഗോപാലപിള്ള 212 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു സർവ്വേ 105/12-ൽ 1 ഏക്കർ വസ്തുവിലുള്ള സർവ്വാവകാശം.

2. ടി വില്ലേജിൽ പാവുക്കര മുറിയിൽ വയലപ്പുറത്തു കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു നാരായണൻ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ള 85 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 117/2-ൽ 24 സെന്റു വസ്തുവിലുള്ള സർവ്വാവകാശം.

3. ടി വില്ലേജിൽ പാവുക്കര മുറിയിൽ ചെല്ലക്കാട്ടു വീട്ടിൽ എസ്. സദാശിവൻപിള്ള 100 രൂപയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 67/8-ൽ 59 സെന്റു സ്ഥലത്തിന്മേലുള്ള സർവ്വാവകാശം.

4. ടി വില്ലേജിൽ പാവുക്കര മുറിയിൽ കന്നമ്പള്ളിൽ കേശവപിള്ള വാസുദേവൻപിള്ള 150 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 76/5/3-ൽ 1 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശം.

5. ടി വില്ലേജിൽ പാവുക്കര മുറിയിൽ പുത്തൻപറമ്പിൽ നിന്നും വലിയപ്പുറത്തു പി. കെ. കരുണാകരൻ 122 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 119/9A/2-ൽ 12 സെന്റും 119/9A/5-ൽ 3 സെന്റും വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള സർവ്വാവകാശം.

6. ടി വില്ലേജിൽ പാവുക്കര മുറിയിൽ പൊന്നമ്പാറവേലി പുത്തൻപുരയിൽ ശിവരാമൻ കേശവൻ 187 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 78/10A-ൽ 8 സെന്റും 78/10B-ൽ 17 സെന്റും വസ്തുക്കളിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശം

7. ടി വില്ലേജിൽ വിശ്വവർമ്മശ്ശേരിക്കര മുറിയിൽ മുന്നത്തെങ്ങിൽ ശിവരാമൻ ഉമ്മൻ 70 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 116/9-ൽ 11 സെന്റു വസ്തുവിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശം.

8. ടി വില്ലേജിൽ വിശ്വവർമ്മശ്ശേരിക്കര മുറിയിൽ ചിറക്കൽനിന്നും നങ്ങാലശിയിൽ ഉതുപ്പു ഉമ്മൻ 175 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 120/3/2-ൽ 15½ സെന്റു വസ്തുവിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശം.

9. ടി വില്ലേജിൽ വിശ്വവർമ്മശ്ശേരിക്കര മുറിയിൽ പുല്ലാംപിലാവി വടക്കേക്കൽ നാരായണൻ നായർ നാരായണൻ നായർ 45 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 165/4/2-ൽ 35 സെന്റു സ്ഥലത്തിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശം.

10. ടി വില്ലേജിൽ വിശ്വവർമ്മശ്ശേരിക്കര മുറിയിൽ ചെമ്പകശ്ശേരി പുത്തൻപുരക്കൽ ദാനിയേൽ അബ്രഹാം 30 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 127/10-ൽ 16 സെന്റു സ്ഥലത്തിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശം.

11. ടി വില്ലേജിൽ വിശ്വവർമ്മശ്ശേരിക്കര മുറിയിൽ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ പത്മനാഭപ്പണിക്കർ 150 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 25/8, 4, 5, 6 ഈ നമ്പരുകളിൽ 13.875 സ്ഥലത്തിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശം.

12. ടി വില്ലേജിൽ വിശ്വവർമ്മശ്ശേരിക്കര മുറിയിൽ കുളത്തു പത്മനാഭപ്പണിക്കർ ശ്രീധരപ്പണിക്കർ 44.63 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 47/18/3, 47/18/2/2 ഈ നമ്പരുകളിൽ 20 സെന്റു വസ്തുവിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശം.

(2)

1958 ജൂൺ 7.

കുടിശ്ശിക ഇനം—വില്പനനികുതി.

ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ ആലാ വില്ലേജിൽ കോട്ടക്കുഞ്ഞി മുറിയിൽ ഇളപ്പുരക്കൽ വീട്ടിൽ ശ്രീ. മാമ്മൻ മത്തായി വില്പനനികുതി ഇനത്തിൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ 209.25 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കുന്നതിനു ആലാ വില്ലേജിൽ കുടിശ്ശികക്കാരൻ മേൽപറഞ്ഞ 157-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ വഴി സർവ്വേ 110/14-ൽ 89 സെന്റു വസ്തുവിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നിന്റെ സർവ്വാവകാശം.

(3)

1958 ജൂൺ 7.

1. ആലാ വില്ലേജിൽ കോട്ടക്കുഞ്ഞ് മുറിയിൽ പുല്ലുവേലി തൊമ്മൻ പി. വി. തോമസ് 95.87 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 108/7-ൽ 13 സെന്റും, 108/6AC നമ്പരിൽ 13 സെന്റും വസ്തുക്കളിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശം.

2. കരട്ടിക്കുറി വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ തെച്ചേരിൽ ഒരി സി. വറുഗീസ് 712.06 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കാനുള്ളതിനു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 153/4-ൽ 1 ഏക്കർ 26 സെന്റു സ്ഥലത്തിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശം.

(4)

1958 മെയ് 13.

ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ മുളക്കുഴ വില്ലേജിൽ പിരളശ്ശേരി മുറിയിൽ പള്ളത്തുവീട്ടിൽ തൊമ്മൻ മത്തായി 1956-57-ലേക്കു ചെങ്ങന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഉൾപ്പെട്ട പാലം ലേലം പിടിച്ച വകയിൽ ടി പഞ്ചായത്തിലേക്കു അടയ്ക്കാനുള്ള 400 രൂപയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 110/7A-1-ൽ 60 സെന്റു പുരയിടത്തിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശമാകുന്നു.

(5)

1958 മെയ് 19.

ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ പാണ്ടനാട് വില്ലേജിൽ കോട്ടയം മുറിയിൽ മംഗലപ്പള്ളിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള പ്രഭാകരൻപിള്ള, ചെങ്ങന്നൂർ മുൻസിഫ് കോടതിയിലെ 1954-ൽ O. S. 408-ാം നമ്പർ കേസ്സിലെ കോടതിച്ചെലവു ഇനത്തിൽ അടയ്ക്കുവാനുള്ള 85 രൂ. ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് ടിയാന്റെ അവകാശപ്പെട്ട പാണ്ടനാട് വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 49/3-ൽ 12 സെന്റു നിലത്തിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശം.

(6)

1958 മെയ് 22.

ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ പാണ്ടനാട് വില്ലേജിൽ മുതവഴി മുറിയിൽ കാട്ടുവേലിൽ നയിനാൻ തോമസ് പക്കൽ നിന്നും സർക്കാരിലേക്കു ചെല്ലാൻ കുടിശ്ശിക നികുതി 3000 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിലേക്കു പാണ്ടനാട് വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 233/6/2-ൽ 58 സെന്റു പുരയിടവും, സർവ്വേ 273/7-ൽ 32 സെന്റും പുരയിടങ്ങളിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശം ആകുന്നു.

ചെങ്ങന്നൂർ,

എം. രഘുനാഥൻ,
തഹശീൽദാർ.

Thiruvalla Taluk

NOTICES

I

1958 ജൂൺ 17.

തിരുവല്ലാ താലൂക്ക് ആഫീസിൽ നിന്നും 1125-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാന റിക്വിസിഷനും പ്രയോഗവും ആക്ട് (1125-ലെ 6-ാം ആക്ട്) പ്രകാരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ള 1089-ലെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആക്ട് (1089-ലെ 11-ാം നമ്പർ തിരുവിതാംകൂർ ആക്ട്) 9-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന വകയ്ക്കു താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ഗവർണ്മെന്റ് കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും ഉള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർ തന്നെയോ ഏജന്റുമാർ മുഖേനയോ സകല രേഖകളോടുംകൂടി 1958 ജൂൺ 30-ാം തീയതി ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ആ സ്ഥലവിവരങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതകളുടെ സ്വഭാവവും ആവശ്യം ബാദ്ധ്യതകൾക്കു വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ആവശ്യം—പബ്ലിക്ക് വക കിണർ നന്നാക്കുന്ന വകയ്ക്ക്.

താലൂക്ക്—തിരുവല്ലാ. വില്ലേജ്—കല്ലൂപ്പാറ.

വസ്തുവിവരം.

സർവ്വേ നമ്പർ—184/2-D. വിസ്തീർണ്ണം—1 സെന്റ്

II

1958 ജൂൺ 21.

തിരുവല്ലാ വസൂൽക്കച്ചേരിയിൽ നിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്ട് 26-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ്.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരം പറയുന്ന കക്ഷികളിൽ നിന്നും സർക്കാരിലേക്ക് ഈടാക്കേണ്ടും നടയിൽ വിവരം പറയുന്ന തുകയ്ക്കു് കുടിശ്ശികയായിരുന്നതു തിരിച്ചടയ്ക്കാഞ്ഞതിനാൽ അവരുടെ ടി പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുടിശ്ശികയും നടപടിച്ചെലവു സഹിതം 7 ദിവസത്തിനകം ഇവിടെ ഹാജരായി ഒടുക്കാത്തപക്ഷം ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള വസ്തു ലേലം ചെയ്യപ്പെട്ട് വിൽക്കപ്പെടും.

പട്ടിക.

1. കടപ്ര വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ വളഞ്ഞവട്ടത്ത് നിന്നും ചെന്നിത്തല വില്ലേജിൽ കാരാഴ്മ കിഴക്കും മുറിയിൽ കടുത്തേടത്തു പടിറ്റതിൽ താമസം ഉഷിണി നാണു പക്കൽനിന്നും തിരുവല്ലാ സബ്ബ്കോർട്ടിലെ 1956-ൽ പതിവു അസ്സൽ 36-ാംനമ്പർ കേസിലെ കോടതിച്ചെലവു വകയിൽ സർക്കാരിലേയ്ക്കു ഈടാക്കേണ്ട 360.25 രൂപയും പലിശയും മേൽനമ്പർ കേസിലെ തീർപ്പു അനുസരിച്ച കുടിശ്ശികക്കാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട കടപ്ര വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 276/12/2-ൽ 7 സെന്റും 276/11-ൽ 7 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 14 സെന്റ് പുരയിടം.

2. തിരുവല്ലാ വില്ലേജിൽ വെൺപാല മുറിയിൽ നല്ലൂരാനത്തു വീട്ടിൽ വർഗീസ് മറിയാമ്മ പക്കൽനിന്നും തിരുവല്ലാ മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ 1952-ൽ സാ.റി.ഒ. 497-ാം നമ്പർ കേസിലെ കോർട്ടുഫീസ് വകയിൽ ഈടാക്കേണ്ട 51.50 രൂപയ്ക്കു് ടി കേസിലെ വിധി അനുസരിച്ചു കടപ്ര വില്ലേജിൽ 995-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ചാത്തങ്കരി മുറിയിൽ പ്രകാരമുള്ള വക്കി വർഗീസ് വക കടപ്ര വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 49/6/1-ൽ 45 സെന്റിൽ തെക്കേട്ടത്ത് 13 സെന്റ് പുരയിടം.

3. റാന്നി വില്ലേജിൽ ചെത്തക്കൽ മുറിയിൽ പൊരിപ്പാറ വീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള രാഘവൻപിള്ള പക്കൽനിന്നും പത്തനംതിട്ട മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ 1950-ൽ സാ. 441-ാംനമ്പർ കേസിലെ കോടതിച്ചെലവു വകയിൽ ഈടാക്കേണ്ട 96.50 രൂപയ്ക്കു് കുടിശ്ശികക്കാരനു മേൽനമ്പർ കേസിലെ ഡിക്രിപ്രകാരം അവകാശം സിദ്ധിച്ച അയിരൂർ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 161/2ബി/6-ൽ 22 സെന്റ് പുരയിടം.

4. വിയപുരം വില്ലേജിൽ പായിപ്പാട്ടു മുറിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ പുത്തൻ പുരയ്ക്കലായ ഏഴുന്നിലത്തു മറിയാമ്മ പക്കൽനിന്നും മാവേലിക്കര ജില്ലാകോടതിയിൽ 1955-ൽ പതിവു അസൽ 6-ാംനമ്പർ കേസിലെ കോടതിച്ചെലവു വകയിൽ ഈടാക്കേണ്ട 604.50 രൂപയ്ക്കു് ടിയാൾക്കു മേൽനമ്പർ കേസിലെ തീർപ്പനുസരിച്ചു കാവുംഭാഗം വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 130/6എ/2-ൽ 30 സെന്റും 130/7എ-ൽ 10 സെന്റും, 130/9സി-ൽ 16 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 59 സെന്റ് പുരയിടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അവകാശം.

5. കാവുംഭാഗം വില്ലേജിൽ തിരുവാമ്പാടി മുറിയിൽ കിഴക്കേമംഗലത്തു ഇല്ലത്തു മാധവൻ നമ്പൂതിരി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി പക്കൽനിന്നും മാവേലിക്കര ജില്ലാക്കോടതിയിൽ 1951-ൽ അസൽ 81-ാംനമ്പർ കേസിലെ കോടതിച്ചെലവു വകയിൽ ഈടാക്കേണ്ടതു കഴിച്ചു ബാക്കി ഈടാക്കേണ്ട 107.57 രൂപയ്ക്കു് കാവുംഭാഗം വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 7/10എ-ൽ 23 സെന്റും 7/10സി-ൽ 3 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 26 സെന്റിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള അവകാശം.

6. കിഴക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ പടിഞ്ഞാറേ മുറിയിൽ ഇലഞ്ഞിക്കൽ പുത്തൻപുരയിൽ ഇടിച്ചെറിയ തൊമ്മി മകൻ പക്കൽനിന്നും കോടതിച്ചെലവു വകയിൽ ഈടാക്കേണ്ട 96.78 രൂപയ്ക്കു് ടിയാളുടെ വക കിഴക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 136/3സി/1-ൽ 1 ഏക്കർ 50½ സെന്റ് നിലം.

7. ഇരവിപേരൂർ വില്ലേജിൽ വള്ളംകുളം കിഴക്കേ മുറിയിൽ അറപ്പുരയ്ക്കൽ വാലുപറമ്പിൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ ഇന്ദിരയമ്മ പക്കൽനിന്നും കോടതിച്ചെലവു വകയിൽ സർക്കാരിലേയ്ക്കു് ഈടാക്കേണ്ട 207.50 രൂപയ്ക്കു 1952-ൽ അസൽ 149-ാം നമ്പർ കേസിലെ തീർച്ചപ്പടി കുടിശ്ശികക്കാരിക്കു് ഇരവിപേരൂർ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 298/2എ/3-ൽ 19½ സെന്റ് പുരയിടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച 140 രൂപയുടെ ബാദ്ധ്യത ഒഴിച്ചുള്ള സർവ്വ അവകാശം.

8. നെടുമ്പ്രം വില്ലേജിൽ 2889-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പടിഞ്ഞാറേക്കര മുറിയിൽ വല്യേലിയായ മാടമ്പിപ്പുറത്തു മാധവൻ ചാക്കോ പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ട വാഹനനികുതി കുടിശ്ശിക 720 രൂപയ്ക്കു് കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ വക നെടുമ്പ്രം വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 92/7-ൽ 52 സെന്റ് നിലം.

9. കിഴക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ 2618-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി വില്ലേജിൽ നെടുമ്പ്രയാർ മുറിയിൽ കന്നിൽ വീട്ടിൽ അബ്രഹാം ഇടിക്കുള അന്നമ്മ നികുതി കുടിശ്ശികവകയിൽ തീരേണ്ട 5600.56 രൂപയ്ക്കു് ടിയാന്റെ വക കിഴക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 217/7-ൽ 1 ഏക്കർ 20 സെന്റ് നിലം.

10. എഴുമറ്റൂർ വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ പറമ്പാനത്തു വീട്ടിൽ പരേതനായ റിട്ടയാർഡു വില്ലേജ് ആഫീസർ പി. ഇ. ജോർജിന്റെ പക്കൽനിന്നും തെറ്റുപ്പടി അലവൻസ് വകയിൽ സർക്കാരിലേയ്ക്കു ഈടാക്കേണ്ട 653.82 രൂപയ്ക്കു് ടിയാന്റെ മക്കളും അവകാശികളുമായ ടി പറമ്പാനത്തു വീട്ടിൽ മാത്യു ജോർജിനു എഴുമറ്റൂർ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 169/1ബി/3സി-ൽ 1 ഏക്കർ 81 സെന്റ് പുരയിടത്തിന്മേലുള്ള മറ്റിരിക്കാണ അവകാശം.

III

1958 മെയ്

തിരുവല്ലാ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ നിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്ട് 36-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതു്.

താഴെ വിവരം പറയുന്ന തണ്ടപ്പേരുകാരിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങളിൽ സർക്കാരിലേക്കു് ഈടാക്കേണ്ട കുടിശ്ശിക ഈടാക്കു് വേണ്ടി പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തു് വില്ലേജ് ആഫീസറന്മാരെ റിസീവർമാരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും, അവർ ലേലത്തുകയിൽ 100-ന് 15 വീതമുള്ള തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കി 30 ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആവർത്തിച്ചു ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽ നിന്നും കരക്കുടിശ്ശിക. ആക്ടിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും, കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതിനു് അയാൾക്കു് അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. കൂടാതെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വച്ചില്ലെങ്കിൽ ആയതു് ഉടനടി ലേലം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ലേലംകഴിഞ്ഞു 30 ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം ഒടുക്കാമെന്നേറ്റായിരുന്നാൽ ആയതു് ഈ കച്ചേരിയിൽ തന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും വേറെ സ്ഥലത്തു് ഒടുക്കാവുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

കുടിശ്ശിക ഇനം — അബ്കാരി, വില്പന നികുതി, കോർട്ട് ഫീസ്.

ലേലം—1958-ാമാണ്ടു് ജൂലായി മാസം 7-ാം തിയതി പകൽ 2 മണിക്കു് തിരുവല്ലാ താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ വച്ചു്.

പട്ടിക.

1. തിരുവല്ലാ വില്ലേജിൽ 1046-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി മീന്തലക്കര മുറിയിൽ ചൈലെമുട്ടിൽ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞൻ അബ്കാരി കുടിശ്ശിക വകയിൽ 1713 രൂപയും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു് ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 305/6-1-ൽ 43 സെന്റിൽ 20½ സെന്റും, സർവ്വെ 304/6/2-ൽ 34 സെന്റിൽ 18 സെന്റിന്മേൽ മേറ്റരേഖപ്പു കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള അവകാശം.

2. കിഴക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ 1878-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി മണ്ണത്തോട്ടുവഴി പടിഞ്ഞാറേ മുറിയിൽ പുത്തൂപറമ്പിൽ നാരായണൻ പുത്തൻ പുരയിൽ ചാണ്ടി ചാക്കോ അബ്കാരി കുടിശ്ശിക വകയിൽ 1359 രൂപയും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു് കിഴക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 203/3-ൽ 1 ഏക്കർ 11 സെന്റ് നിലവും, തിരുവല്ലാ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 247/1-ൽ 2 ഏക്കർ 4 സെന്റിൽ നാലിൽ ഒന്ന് 51 സെന്റ് നിലവും, സർവ്വെ 273/2/6-ൽ 36 സെന്റും, 273/2/7-ൽ 1 ഏക്കർ 26 സെന്റും, 273/2/18-ൽ 61 സെന്റ് പുരയിടങ്ങളും.

3. തിരുവല്ലാ വില്ലേജിൽ 927-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി പാലിയേക്കര മുറിയിൽ കിഴക്കേതിൽ കല്ലു പുത്തൻപറമ്പിൽ മാത്തു അബ്രഹാം വില്പനനികുതി കുടിശ്ശിക വകയിൽ 177.12 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിനു് ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 31/6എ-ൽ 75 സെന്റും, 31/8സി-ൽ 5 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 80 സെന്റ് പുരയിടം.

4. കാവുംഭാഗം വില്ലേജിൽ തിരുവാമ്പാടി കിഴക്കേമംഗലത്തില്ലത്തു വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി ഭാര്യ സുഭദ്ര അന്തർജനം തിരുവല്ലാ സബ്ബ് കോടതിയിൽ 1956-ൽ 20-ാംനമ്പർ കേസിലെ കോർട്ട് ഫീസ് വകയിൽ 368.75 രൂപ തീർക്കാനുള്ളതിനു് ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 11/3-ൽ 60 സെന്റ് പുരയിടത്തിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള അവകാശം.

5. തിരുവല്ലാ വില്ലേജിൽ 5304-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ഇളള്ളൂർ മുറിയിൽ പറമ്പേട്ടിൽ വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ ദേവകിയമ്മ വില്പനനികുതി വകയിൽ 45.69 രൂപയും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു് ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 14/6/2-ൽ 27 സെന്റ് പുരയിടം.

(ഒപ്പ്)
തഹസിൽദാർ.

തിരുവല്ലാ.

Kuttanad Taluk

Notice

കുട്ടനാട് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്ട് 26-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന പേരുകാരുടെ പക്കൽനിന്നും താഴെ പറയുന്ന കുടിശ്ശിക മുതലായവയും നടപടിച്ചെലവും ഒടുക്കിത്തീർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. ടി കുടിശ്ശികത്തുകയും നടപടിച്ചെലവു മുതലായവയും ജപ്തിത്തീയതി മുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം ഒടുക്ക വരുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ജപ്തിവസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം ലേലത്തിൽ വില്ക്കപ്പെടും.

പട്ടിക.

(1)

1958 മെയ് 8.

പുളിങ്കുന്നു വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ മാളിയമ്പുരയ്ക്കൽ ചാക്കോ കുഞ്ചാക്കോ മുതൽപേരുടെ പക്കൽനിന്നും ആദായനികുതി കുടിശ്ശിക വകയിൽ ഈടാക്കുവാനുള്ള 162636.42 രൂപ തിരിക്കാനുള്ളതിനു കുടിശ്ശികക്കാരുടെ വക പുളിങ്കുന്നു വില്ലേജിൽ 1833-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസർ സർവ്വെ 309/17ബി, 309/17എ1, 309/17എ2 എന്നീ നമ്പരുകളിൽപ്പെട്ട 15 സെന്റ സ്ഥലം.

(2)

GMF 34/51. 1958 ഏപ്രിൽ 8.

ടി താലൂക്കിൽ ചേന്നങ്കരി വില്ലേജിൽ പി. എം. ഏബ്രഹാം ലോൺ കുടിശ്ശികക്കാരനായ ഒരുകണ്ടി മുറിയിൽ കണ്ടങ്കരിയിൽ ദേവസ്യ ചാക്കോ ജി. എം. എഫ്. ലോൺ ഇനത്തിൽ 1095.81 രൂപയും പിന്നൽ പലിശയും തിരികെ അടയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു തീർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടി ലോൺ ഇനത്തിൽ ബാക്കിനിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ തുകയായ 3784.67 രൂപയും പലിശയും പിന്നൽ പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിന് ടി വില്ലേജിൽ 953-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസർ സർവ്വെ 188/1എ, 188/1ബി, 199/1എ/7, 204/2എ, 204/2ബി, 206/2, 205/1 ഈ നമ്പരുകളിൽ 2 ഏക്കർ 13 സെന്റ പുരയിടം.

പി. ജി. ഗോപാലൻനായർ,
തഹസീൽദാർ.
പുളിങ്കുന്ന്.

KOTTAYAM DISTRICT

ERRATUM NOTIFICATION

1958 ജൂൺ 14.

വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കാർട്ടേഴ്സും പണിയുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ദേവികുളം റവന്യൂ ഡിവിഷനൽ ആഫീസിൽനിന്നും 1089-ാമാണ്ടത്തെ 11-ാം ആക്ട് 9-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം 1958 ജൂൺ 10-ാം തീയതിയിലെ ഗവണ്മെന്റ് ഗസററ് പാർട്ട് III ബോർഡ് ഓഫ് റവന്യൂ ജിററിൽ 920-ാം പേജിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പരസ്യത്തിൽ വസ്തുവിവരപ്പട്ടികയിൽ "താലൂക്ക്—ദേവികുളം" എന്നതിനു പകരം "താലൂക്ക്—പീരുമേട്" എന്നു തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(ഒപ്പ്)
ദേവികുളം. റവന്യൂ ഡിവിഷനൽ ആഫീസർ.

Kottayam Taluk.

Notice

കോട്ടയം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും തിരു-കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തു 1951-ലെ 7-ാം ആക്ട് 26-ാംവകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന പേരുകാരുടെ പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കാനുള്ള കലാൽകുടിശ്ശിക, വില്പനനികുതി മുതലായ ഇനങ്ങളിൽ ഉള്ള കുടിശ്ശിക നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ ഒടുക്കി തീർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുടിശ്ശിക തുക ജപ്തി തീയതി മുതൽ ഏഴു ദിവസകം ഒടുക്കാത്ത പക്ഷം ജപ്തി വസ്തുക്കൾ ലേലത്തിൽ വില്ക്കപ്പെടും.

1958 ജൂൺ 3.

1. R E 1711/57. വിജയപുരം വില്ലേജിൽ മുട്ടമ്പലം കരയിൽ വടക്കേതൊട്ടത്തിൽ കേളൻ ഗംഗാധരൻ പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കാനുള്ള കലാൽകുടിശ്ശിക നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 578.86 രൂപയ്ക്ക് സർവ്വെ 108/4/6-ൽ 6.582 സെന്റ സ്ഥലത്തിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

2. R E 3725/57. ഏലിക്കുളം വില്ലേജിൽ പനമറ്റം കരയിൽ കാരണംകുന്നേൽ അയ്യപ്പൻ നായര രാമകൃഷ്ണൻ നായർ പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ട വില്പന നികുതി കുടിശ്ശിക നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 469 രൂപയ്ക്ക് സർവ്വെ 530/7/2-ൽ 1 ഏക്കർ 32 സെന്റ സ്ഥലത്തിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

3. R E 223/54. വിജയപുരം വില്ലേജിൽ പനയക്കഴിപ്പു കരയിൽ താഴത്തറയിൽ ചാക്കോ ജേക്കബ് പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കാനുള്ള വില്പന നികുതി കുടിശ്ശിക നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 884.81 രൂപയ്ക്ക് സർവ്വെ 35/8-ൽ 38 സെന്റ സ്ഥലവും ദേഹണ്ഡങ്ങളും, കെട്ടിടങ്ങളായ ചമയങ്ങളിലും കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

കോട്ടയം. (ഒപ്പ്)
തഹസീൽദാർ.

Meenachil Taluk

Notice

മീനച്ചിൽ താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽനിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്ട് 26-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം സ്ഥാവര വസ്തു ജപ്തി ചെയ്യുവാനുള്ള നോട്ടീസ്.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന പേരുകാരുടെ പക്കൽ നിന്നും സർക്കാരിലേയ്ക്ക് ഈടാക്കുവാനുള്ള കരം മുതലായ കുടിശ്ശികയും പലിശയും തീർത്തിട്ടില്ലായ്കയാൽ ടി കുടിശ്ശികക്കാരുടെ വക സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. പട്ടികയിൽ പറയുന്ന തുകയും പലിശയും ചിലവുസഹിതം 7 ദിവസത്തിനകം ഇവിടെ ഹാജരാക്കി ഒടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒടുക്കാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം വില്ക്കപ്പെടും.

പട്ടിക.

(1)

1958 ഏപ്രിൽ 26.

വില്ലേജ്—പൂഞ്ഞാർനടുഭാഗം.

1. 2053-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസർ പെരുനിലം മുറിയിൽ പഴയിടത്തും കൊല്ലു വീട്ടിൽ താമസം കേരളപണിക്കർ പരമേശ്വരപ്പണിക്കർ വക സർവ്വെ 1514/1-ൽ 3 ഏക്കർ 20 സെന്റ പുരയിടം തുക 25.27 രൂ.

2. 3845-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുസർ ആംഗ്ലോ എസ്റ്റേററ ലിമിറ്റഡ് കോട്ടയം വക 2300-ൽ 3 ഏക്കർ 8 സെന്റം 2301-ൽ 4 ഏക്കർ 44 സെന്റം, 2302-ൽ 4 ഏക്കർ 64 സെന്റം, 2303-ൽ 4 ഏക്കർ 76 സെന്റം, 2304-ൽ 4 ഏക്കർ 17 സെന്റം, 2306-ൽ 5 ഏക്കർ 45 സെന്റം, 2307-ൽ 4 ഏക്കർ 73 സെന്റം, 2308-ൽ 35 ഏക്കർ 88 സെന്റം, 2236-ൽ 4 ഏക്കർ 39 സെന്റം, 2237-ൽ 5 ഏക്കർ 81 സെന്റം, 2238-ൽ 4 ഏക്കർ 82 സെന്റം, 2239-ൽ 4 ഏക്കർ 50 സെന്റം, 2240-ൽ 2 ഏക്കർ 73 സെന്റം, 2241-ൽ 4 ഏക്കർ 71 സെന്റം, 2242-ൽ 89 സെന്റം, 7245-ൽ 5 ഏക്കർ 7 സെന്റം ഉൾപ്പെടെ 100 ഏക്കർ 7 സെന്റ പുരയിടം തുക 511.54 രൂ.

(2)

1958 മെയ് 10.

വസ്തുവിവരം.

1. മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ കടുവാക്കുഴ ഇട്ടനാൻ നാരായണൻപേരിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ട ചാരായഷാപ്പു കുടിശ്ശിക 1054.62 രൂപയും നടപടിച്ചെലവിനും പലിശയ്ക്കുംകൂടി ടി വില്ലേജിൽ 997, 3310 എന്നീ തണ്ടപ്പേരുസർ സർവ്വെ 863എ/5, 863/1/6എ, 863/5/6എ എന്ന നമ്പരുകളിൽപ്പെട്ട 75 സെന്റിന്മേൽ ജിയയ്ക്ക് 590 രൂപയുടെ ഒററിയവകാശം കഴിച്ചുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

2. രാമപുരം വില്ലേജിൽ ഇടയാലിൽനിന്നും കിഴക്കേ പള്ളിക്കൽ പാക്കം നാരായണിയമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള ഉഴവൂർ സി. ഡി. ബ്ലോക്ക വായ്പ കുടിശ്ശിക 100 രൂപയും നടപടിച്ചെലവിനും പലിശയ്ക്കും കൂടി ടി വില്ലേജിൽ 520-ാമതു തണ്ടപ്പേരുസർ സർവ്വെ 719/11/2-ൽ 3 ഏക്കർ 6 സെന്റിൽ കൂടി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

3. മീനച്ചിൽ വില്ലേജിൽ 593-ാമതു തണ്ടപ്പേരുസർ കാക്കനാട്ട വേലായുധൻ നായർ പരമേശ്വരൻ നായർ പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള L. A. R. 1/55 കുടിശ്ശിക 112.58 രൂപയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരുസർ സർവ്വെ 835/17/1-ൽ 1½ സെന്റിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

4. ടി വില്ലേജിൽ പാലാകരതൊട്ടത്തിൽ താമസം ആക്കൽ ശങ്കരക്കുറുപ്പ പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള L. A. R. 15/52 കുടിശ്ശിക 376.57 രൂപയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനുംകൂടി 2081-ാമതു തണ്ടപ്പേരുസർ സർവ്വെ 835/17/5-ൽ 10 സെന്റിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

5. ടി വില്ലേജിൽ 1531-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കടപ്പാട്ടുകര മേനാംപറമ്പിൽ തൊമ്മൻ ചെറിയതു പേരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള L. A. R. 14/52 കുടിശ്ശിക 272.62 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരുമ്പടി സർവ്വേ 835/17/4-ൽ 10 സെന്റിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

6. ടി വില്ലേജിൽ 3124-മതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വെവിടനരിക്കാറ്റത്തിൽ ഔസേപ്പ് ചാക്കോ പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള സെൻട്രൽ ഇൻകംടാക്സ് കുടിശ്ശിക 60 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരുമ്പടി സർവ്വേ 125/6-ൽ 5½ സെന്റിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

7. രണ്ടാംതരം വില്ലേജിൽ 4026-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി അളനാട്ടുദേശത്തു പാലക്കാമറ്റത്തിൽനിന്നും ഇടിയപ്പാക്കൽ കര്യൻ പേരിൽ ഈടാക്കുവാനുള്ള സെയിൽസ് ടാക്സ് കുടിശ്ശിക 468 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരിൻപടി സർവ്വേ 303/8, 303/8/12 എന്നി നമ്പരുകളിൽപ്പെട്ട 1 ഏക്കർ 89 സെന്റിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

8. വെളിയന്നൂർ വില്ലേജിൽ 310-മതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി തൊട്ടപ്പുതിയ പറമ്പത്തു ഔസേപ്പ് ഇത്താക്ക പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള സി. ഡി. ബ്ലോക്ക വായ്പ കുടിശ്ശിക 108.33 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരുമ്പടി സർവ്വേ 306/3A-ൽ 1 ഏക്കർ 70 സെന്റിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

9. ടി വില്ലേജിൽ 1455-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കുത്താട്ടുകുളംദേശത്തു കാരോട്ട് ഇപ്പുഴക്കാട്ട് ഉലഹന്നാൻ ഉലഹന്നാൻ പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള C. D. ബ്ലോക്കലോൺ കുടിശ്ശിക 108.33 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരുമ്പടി സർവ്വേ 627/1എ-ൽ 46 സെന്റിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

10. ടി വില്ലേജിൽ 1827-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുതുവേലി ദേശത്തു പെരുന്തലത്തു കോര മത്തായി പേരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള സി. ഡി. ബ്ലോക്കവായ്പ കുടിശ്ശിക 108.33 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരുമ്പടി സർവ്വേ 166/4എ/31-ം 166/4എ/12-ം നമ്പരുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 13 സെന്റിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

11. രാമപുരം വില്ലേജിൽ മുണ്ടക്കോട്ട് വീട്ടിൽ എം. ജി. രാമൻ നായർ പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള കോർട്ട് കുടിശ്ശിക 266 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി 1218-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി സർവ്വേ 301/7-ൽ 61 സെന്റിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനു ഓഹരിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ 4 സെന്റിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

12. പൂവരണി വില്ലേജിൽ 972-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കളിവലിലായ കൊണ്ടാപറമ്പിൽ ചാക്കോ ഇട്ടിയവിര പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള കാർഷികാദായ നികുതി കുടിശ്ശിക 8737.37 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരുമ്പടി സർവ്വേ 1346/1-ൽ 3 ഏക്കർ 76 സെന്റിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

(3)

വില്ലേജ്—പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര.

1. 2946-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി തെക്കേക്കര മുറിയിൽ വളതൂക്കിൽ പാർക്കും കിഴക്കേത്തോട്ടത്തിൽ ജോസഫ് ഏലിയാ പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള 183.27 ഉറുപ്പിക സർവ്വേ 1306/2-ൽ 2 ഏക്കർ 2 സെന്റ പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

2. 4366-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി തെക്കേക്കര മുറിയിൽ ...നവഴത്തിനാക്കുന്നേൽ രാഘവമേനോൻ മകളിയര മേനോൻ പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള 54.77 ഉറുപ്പിക സർവ്വേ 3030/2-ൽ 1 ഏക്കർ 11 സെന്റ പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

3. 14-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി നടുഭാഗം വില്ലേജിൽ വടക്കേക്കര മുറിയിൽ പൂഞ്ഞാററിൽ കോയിക്കൽ കാർത്തികനാൾ അമ്മതമ്പുരാട്ടി പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള 72.45 ഉറുപ്പിക. സർവ്വേ 2614/4-ൽ 21 ഏക്കർ 95 സെന്റ പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

4. 740-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി തെക്കേക്കര വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ തകടിയേൽ കര്യൻ തൊമ്മി പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള 39.26 ഉറുപ്പിക 937/4-ൽ 1 ഏക്കർ 22½ സെന്റ പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

5. 2660-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി തെക്കേക്കര മുറിയിൽ കൊച്ചുതൊട്ടിയിൽ മത്തായി കര്യൻ പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള 45.97 ഉറുപ്പിക 1973/1-ൽ 40 സെന്റ പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

വില്ലേജ്—മേലുകാവ്.

6. 1100-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി തൊടുപുഴ വില്ലേജിൽ ടി കരയിൽ പത്മവിലാസത്തു നീലകണ്ഠപ്പിള്ള മാധവൻപിള്ള പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള 25.49 ഉറുപ്പിക സർവ്വേ 1057/1/40-ൽ 3 ഏക്കർ 32 സെന്റ പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

7. 1464-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മേലുകാവു മുറിയിൽ കടവുപുഴ ചെരിപ്പുറത്തിൽ ഗ്രീൻലാൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ താമസം അന്ത്രയോസ് മകൻ പി. എ. അന്ത്രൂസ് പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള 172.09 ഉറുപ്പിക മേലുകാവു വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 2193/2-ൽ 20 ഏക്കർ 89 സെന്റും, 2194-ൽ 7 ഏക്കർ 80 സെന്റും, 2195/6-ൽ 3 ഏക്കർ 75½ സെന്റും, 2195/9-ൽ 2 ഏക്കർ 70 സെന്റും, 2195/11-ൽ 5 ഏക്കർ 16 സെന്റും, 2195/12-ൽ 2 ഏക്കർ 34 സെന്റും, 2195/13-ൽ 3 ഏക്കർ 73 സെന്റും, 2195/15-ൽ 4 ഏക്കർ 40 സെന്റും ഉൾപ്പടെ 50 ഏക്കർ 77½ സെന്റ പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

(4)

1959 മെയ് 16.

വസ്തുവിവരം.

1. മീനച്ചിൽ വില്ലേജിൽ കരൂപ്പുഴ ഇട്ടുണ്ടാൻ നാരായണൻ പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ട പാട്ടബാക്കി കുടിശ്ശിക 1854.62 ഉറുപ്പികയും നടപടിച്ചെലവിനും പലിശയ്ക്കും കൂടി ടി വില്ലേജിൽ 997-3310 എന്നി തണ്ടപ്പേരുമ്പടി സർവ്വേ 863/5എ, 863/6എ/1, 863/6എ/5 എന്നി നമ്പരുകളിൽപ്പെട്ട 75 സെന്റിന്മേൽ മിച്ചാരം 590 ഉറുപ്പികയുടെ ഒററിയവകാശം കഴിച്ചുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

2. രാമപുരം വില്ലേജിൽ ഇടയാലിൽനിന്നും കിഴക്കേം പള്ളിക്കൽ പാർക്കും നാരായണിയമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കാനുള്ള മുഴവൂർ ഡി. ഡി ബ്ലോക്ക വായ്പ കുടിശ്ശിക 100 ഉറുപ്പികയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും കൂടി ടി വില്ലേജിൽ 520-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി സർവ്വേ 719/10/2-ൽ 3 ഏക്കർ 6 സെന്റിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

3. മീനച്ചിൽ വില്ലേജിൽ 593-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കാക്കനാട്ട് വേലായുധൻ നായർ പരമേശ്വരൻ നായർ പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള L. A. R. 1/55 കുടിശ്ശിക 112.58 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരുമ്പടി സർവ്വേ 835/17/1-ൽ 1½ സെന്റിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

4. ടി വില്ലേജിൽ പാലാക്കരത്തോട്ടത്തിൽ താമസം ആനന്ദൻ ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള L. A. R. 15/52 കുടിശ്ശിക 326.57 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി 2081-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി സർവ്വേ 835/17/5-ൽ 10 സെന്റിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

5. ടി വില്ലേജിൽ 2531-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കടപ്പാട്ടുകര മേനാംപറമ്പിൽ തൊമ്മൻ ചെറിയതു പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള L. A. R. 14/52-ാം നമ്പർ കുടിശ്ശിക 272.62 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരിൽകിടക്കുന്ന സർവ്വേ 835/17/4-ൽ 10 സെന്റിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

6. ടി വില്ലേജിൽ 3124-മതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വെവിടനരിക്കാറ്റത്തിൽ ഔസേഫ് ചാക്കോ പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള സെൻട്രൽ ഇൻകംടാക്സ് കുടിശ്ശിക 60 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരിൽകിടക്കുന്ന സർവ്വേ 125/6-ൽ 5½ സെന്റിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

7. രണ്ടാംതരം വില്ലേജിൽ 4026-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി അളനാട്ടുദേശത്തു പാലക്കാമറ്റത്തിൽ നിന്നും ഇടിയപ്പാക്കൽ കര്യൻ ചാക്കോ പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള സെയിൽസ്ടാക്സ് കുടിശ്ശിക 468 ഉറുപ്പികയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരിൽ കിടക്കുന്ന സർവ്വേ 303/8, 383/8, 12 എന്നി നമ്പരുകളിൽപ്പെട്ട 1 ഏക്കർ 89 സെന്റിൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

8. വെളിയന്നൂർ വില്ലേജിൽ 310-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി തൊട്ടപ്പുതിയ പ്പറമ്പത്തു ഔസേഫ് ഇത്താക്ക് പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള സി. ഡി. ബ്ലോക്ക വായ്പ കുടിശ്ശിക 108.33 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരിൽ കിടക്കുന്ന സർവ്വേ 306/3-ൽ 1 ഏക്കർ 78 സെന്റിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

9. ടി വില്ലേജിൽ 1455-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കുത്താട്ടുകുളം ദേശത്തു കാരോട്ട് ഇപ്പുഴക്കാട്ട് ഉലഹന്നാൻ ഉലഹന്നാൻ പേരിൽനിന്നും സി. ഡി. ബ്ലോക്ക് ലോൺ കുടിശ്ശികവക 108.33 ഉറുപ്പികയും നടപടിച്ചെലവും പലിശയും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരിൽ കിടക്കുന്ന സർവ്വേ 627/1എ-ൽ 46 സെന്റിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

10. ടി വില്ലേജിൽ 1827-ാമതു തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുതുവേലി ദേശത്തു പെരുന്തലത്തിൽ കോര മത്തായി പേരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള സി. ഡി. ബ്ലോക്ക വായ്പ കുടിശ്ശിക 108.33 ഉറുപ്പികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി ടി തണ്ടപ്പേരിൽ കിടക്കുന്ന സർവ്വേ 166/4എ/31-ം 166/4എ/12-ം നമ്പരുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 13 സെന്റിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

11. രാമപുരം വില്ലേജിൽ മുണ്ടക്കോട്ട് വീട്ടിൽ എം. ജി. രാമൻ നായർ പേരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള

കാരുണി കടിശ്ശിക 266 രൂപയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവിനും കൂടി 1218-ാമതു തണ്ടപ്പേരിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സർവ്വെ 301/7-ൽ 61 സെന്റിൽ കടിശ്ശികക്കാരന് മതിലകം നിന്നും കിട്ടിയ 4 സെന്റിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

(5)

1958 മെയ് 21.

വില്ലേജ്—പുത്തൻ നട്ടകം.

1. 507-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് തെക്കേക്കര മുറിയിൽ മാങ്കുളത്തിൽ കാളിയമ്മ മാധവിയമ്മ 98.39 രൂ. തീർക്കേണ്ടതിന് സർവ്വെ 1190/1-ൽ 47 സെന്റ് പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

2. 1120-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് വടക്കേക്കര മുറിയിൽ മുതിരത്തിക്കൽ തൊമ്മൻ തൊമ്മി 36.17 രൂ. തീർക്കേണ്ടതിന് സർവ്വെ 1954/1-ൽ 42 സെന്റും, 1967/1-ൽ 42 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 84 സെന്റ് പുരയിടത്തിന്റെ മരാവകാശം.

3. 1265-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് കൊല്ലാട് മുറിയിൽ വലിയ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇടയിൽ താമസം ചെറിയ മാധവൻ 69.75 രൂ. തീർക്കേണ്ടതിന് സർവ്വെ 2426/1-ൽ 1 ഏക്കർ 92 സെന്റും, 2426/2-ൽ 2 ഏക്കർ 32 സെന്റും, 2426/3-ൽ 93 സെന്റും, 2424/1-ൽ 2 ഏക്കർ 83 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 8 ഏക്കർ പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

4. 1613-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ചെറിയപള്ളി മുറിയിൽ മാന്താട്ട് താമസം വലിയമറ്റത്തു വർക്കി ഔസേഫ് 18.77 രൂ. തീർക്കേണ്ടതിന് സർവ്വെ 2184/2-ൽ 1 ഏക്കർ 27 സെന്റും, 2227/1-ൽ 61 സെന്റും, 2228-ൽ 4 ഏക്കർ 57 സെന്റും, 2229-ൽ 3 ഏക്കർ 74 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 10 ഏക്കർ 19 സെന്റ് പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

5. 1699-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് കൊല്ലാട് മുറിയിൽ പുറപ്പന്താനത്ത് ഔസേഫ് ഔസേഫ് 28.04 രൂ. തീർക്കേണ്ടതിന് സർവ്വെ 929/1-ൽ 60 സെന്റ് പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

6. 1843-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് വടക്കേക്കര മുറിയിൽ വാലാനിക്കൽ കോന്തി കേശവൻ 47.94 രൂ. തീർക്കേണ്ടതിന് സർവ്വെ 1874-ൽ 20 സെന്റ് പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

7. 2601-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് കാഞ്ഞിരക്കാട് വില്ലേജിൽ പാണക്കരി മുറിയിൽ ഇട്ടിപ്പറമ്പിൽ വിദ്യാ വിലാസം പുത്തൻപറമ്പിൽ നാരായണപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള 137.73 രൂ. തീർക്കേണ്ടതിന് നട്ടകം വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 2424/2-ൽ 5 ഏക്കർ 93 സെന്റ് പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

8. 2941-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് തിരുനാട്ട് മുറിയിൽ അമ്പാട്ട് പോത്തി കൊച്ചുകുട്ടൻ 57.61 രൂ. തീർക്കേണ്ടതിന് നട്ടകം വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 2333/2-ൽ 2 ഏക്കർ 94 സെന്റ് പുരയിടത്തിന്റെ മരാവകാശം.

9. 4084-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് തെക്കേക്കര മുറിയിൽ കിഴക്കേത്താട്ടത്തിൽ താമസം ഔസേഫ് സ്കറിയാ 120.49 രൂ. തീർക്കേണ്ടതിന് നട്ടകം വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 2281/4-ൽ 2 ഏക്കർ പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

(ഒപ്പ്)
തഹസീൽദാർ.

Changanacherry Taluk

Notices

I

ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്ട് 26-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തി ചെയ്യുന്ന വകയ്ക്കുള്ള നോട്ടീസ്.

ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന ആളുകളിൽനിന്നും താഴെ വിവരിക്കുന്ന കടിശ്ശിക ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് അവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും സംഖ്യ തീർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടി കക്ഷികളുടെ വക അടിയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കടിശ്ശികയും നടപടിച്ചെലവു മുതലായതും ഏഴു ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരാക്കി ഒടുക്കാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം വില്പനചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

(1)

1958 മെയ് 28.

ചങ്ങനാശ്ശേരി വില്ലേജിൽ പുഴവാതുമുറിയിൽ പാറയിൽ ഇണ്ടയിൽ വീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള നമ്പീശനായിരിക്കുന്ന പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ട കോടതിച്ചെലവ് നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 214 രൂപയ്ക്കുവേണ്ടി ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 42/4ബി-ൽപ്പെട്ട രണ്ടു സെന്റ് സ്ഥലത്തിലേയും സർവ്വെ 42/4എ-ൽപ്പെട്ട മൂന്നു സെന്റ് സ്ഥലത്തിലേയും ചമയങ്ങളിലും കടിശ്ശികക്കാരിക്കുള്ള സർവ്വാവകാശവും.

(2)

1958 മെയ് 28.

1. ചങ്ങനാശ്ശേരി വില്ലേജിൽ 27/8-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന കിഴക്കു മുറിയിൽ മേക്കിലേത്ത് ലക്ഷ്മിയമ്മ മകൾ ദേവകിയമ്മ പാർവ്വതിപിള്ള നാരായണപിള്ള ഗോപാലൻ പക്കൽനിന്നും 34.35 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് സർവ്വെ 65/4-ൽ 66 സെന്റ് നിലം.

2. ടി വില്ലേജിൽ 197/9-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പുഴവാതു മുറിയിൽ ഞാലിക്കളത്തിൽ പൈലി ഔസേപ്പ് ഇട്ടി പക്കൽനിന്നും 39.40 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് സർവ്വെ 74/13-ൽ 85 സെന്റ് പുരയിടം.

3. ടി വില്ലേജിൽ 337/9-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം വാഴപ്പള്ളി കിഴക്കു വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ വട്ടപ്പാട്ടിൽ ചിന്നപ്പെണ്ണ് പാറുക്കുട്ടി പക്കൽനിന്നും 65 രൂ. ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 127/6-ൽ 1 ഏക്കർ 3 സെന്റ് നിലം.

4. ടി വില്ലേജിൽ 345/9-ാം കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന പടിഞ്ഞാറു മുറിയിൽ പെരുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യ വിലാസത്തിൽ വേലായുധൻ മകൻ ശിവരാമപ്പണിക്കർ പക്കൽനിന്നും 81.47 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് സർവ്വെ 140/11-ൽ 95 സെന്റ് നിലം.

5. ടി വില്ലേജിൽ 458/9-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന കിഴക്കുമുറിയിൽ കോയിക്കൽ പടിഞ്ഞാറെ പുരയിടത്തിൽ കാസിം റാവുത്തർ മുഹമ്മദ് മീരാ പക്കൽനിന്നും 12.23 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് സർവ്വെ 19/10-ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

6. ടി വില്ലേജിൽ 532/10-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം കുറിച്ചി വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ പനച്ചമൂട്ടു വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ കല്യാണിയമ്മ പക്കൽനിന്നും 57.17 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് സർവ്വെ 271/4-ൽ 60 സെന്റ് നിലം.

7. ടി വില്ലേജിൽ 554/10-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം വാഴപ്പള്ളി കിഴക്കു വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ മാതൂരാത്തിൽ ഔസേപ്പ് ഔസേപ്പ് ചുമട്ടുകാരൻ പക്കൽനിന്നും 27.46 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 254/3-ൽ 25 സെന്റ് നിലം.

8. ടി വില്ലേജിൽ 581/10-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന പടിഞ്ഞാറു മുറിയിൽ പാറയിൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ മീനാക്ഷിയമ്മ പക്കൽനിന്നും 29.30 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് സർവ്വെ 75/5/ൽ 25 സെന്റ് പുരയിടം.

9. ടി വില്ലേജിൽ 713/10-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന കിഴക്ക് മുട്ടത്തു പൊടിയൻ മകൻ നാരായണൻ പക്കൽനിന്നും 56.30 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് സർവ്വെ 220/6-ൽ 50 സെന്റ് നിലം.

10. ടി വില്ലേജിൽ 956/14-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന കിഴക്ക് നാലുതാഴെ പുത്തൻ കുഞ്ഞൻ മാത്തൻ പക്കൽനിന്നും 33.73 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് സർവ്വെ 113/2-ൽ 19 സെന്റ് നിലം.

11. ടി വില്ലേജിൽ 1109/27-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്നയ്ക്ക് കുറുപ്പ് പാലക്കൽ വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ ദേവകിയമ്മ പക്കൽനിന്നും 215.72 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് സർവ്വെ 293/3-ൽ 66 സെന്റ് നിലം.

12. ടി വില്ലേജിൽ 1162/27-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന കിഴക്ക് പുന്നയ്ക്കപ്പറമ്പിൽ ചാക്കോ പോത്തൻ പക്കൽനിന്നും 103.99 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് സർവ്വെ 65/6-ൽ 29.272 സെന്റ് നിലം.

13. ടി വില്ലേജിൽ 1188/27-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന മേക്ക് അയ്യപ്പ വീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ നാരായണിയമ്മ ഗോപാലൻ പക്കൽനിന്നും 17.60 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് സർവ്വെ 76/1-ൽ 34 സെന്റ് നിലം.

14. ടി വില്ലേജിൽ 1189/27-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന കിഴക്ക് കടവിൽ മാധവൻപിള്ള രാമൻപിള്ള പക്കൽനിന്നും 50.69 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് സർവ്വെ 218/4-ൽ 31 സെന്റ് നിലം.

15. ടി വില്ലേജിൽ 1300/27-ാം നമ്പർ കരിക്കോട്ട തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന കിഴക്കു മുറിയിൽ സ്വാമി സദനത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ എൻ. സ്വാമിക്കുട്ടൻ പക്കൽനിന്നും 53.15 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിലേക്ക് സർവ്വെ 308/3-ൽ 50 സെന്റ് നിലം.

16. ടി വില്ലേജിൽ 1387/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന കിഴക്ക് ചിറമിറ്റത്ത് കളിയമ്മ പത്മാവതിയമ്മ പക്കൽനിന്നും 36.27 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കേണ്ടതിലേക്ക് സർവ്വേ 232/2-ൽ 29 സെന്റ് നിലം.

17. ടി വില്ലേജിൽ 1466/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന പടിഞ്ഞാറ് പ്ലാപ്പള്ളി പരമേശ്വരത്ത് കുമാരൻ നായർ ദാമോദരൻ നായർ പക്കൽ നിന്നും 30.64 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കേണ്ടതിലേക്ക് സർവ്വേ 272/3എ4-ൽ 84 സെന്റ് നിലം.

18. ടി വില്ലേജിൽ 1489/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന പടിഞ്ഞാറ് മണക്കാട്ടിൽ ലായ കുട്ടമ്മൽ കൊട്ടയ്ക്കാട്ട് ചിറയിൽ മത്തായി ചാക്കോ പക്കൽനിന്നും 40.22 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കേണ്ടതിലേക്ക് സർവ്വേ 294/5-ൽ 40 സെന്റ് നിലം.

19. ടി വില്ലേജിൽ 1547/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന പടിഞ്ഞാറ് വാഴപ്പാടത്ത് കണ്ണോട്ടിക്കണ്ണമ്മ കണ്ണുകൊച്ചിട്ടിക്കണ്ണമ്മ പക്കൽ നിന്നും 54.83 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കേണ്ടതിലേക്ക് സർവ്വേ 225/1-ൽ 50 സെന്റ് നിലം.

20. ടി വില്ലേജിൽ 1558/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന കിഴക്ക് പള്ളിപ്പുറത്ത് ദേവകിയമ്മ ശാരദാക്കുട്ടിയമ്മ മുതൽപേർ പക്കൽനിന്നും 68.37 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കേണ്ടതിലേക്ക് സർവ്വേ 293/1-ൽ 1 ഏക്കർ നിലം.

21. ടി വില്ലേജിൽ 1602/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പെരുന്ന മേക്കുറിയിൽ കക്കാട്ട് വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള രാമൻപിള്ള പക്കൽനിന്നും 73.78 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കേണ്ടതിലേക്ക് സർവ്വേ 164/2ബി-ൽ 2 ഏക്കർ നിലം.

(3)

1958 മെയ് 8.

വാഴപ്പള്ളി കിഴക്ക് വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ കരിങ്ങട വീട്ടിൽ ജോസഫ് മത്തായി തീർക്കേണ്ടതായ കാർഷികാദായ നികുതി കുടിശ്ശിക നടപടിച്ചെലവുൾപ്പെടെ 3544.81 രൂപയ്ക്കുവേണ്ടി ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 326/16-ൽപ്പെട്ടതും 3933-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ കൊള്ളുന്നതായ 10 സെന്റ് പുരയിടത്തിന്മേലും ചമയങ്ങളിലും കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശവും.

(4)

1958 ജൂൺ 10.

താലൂക്ക്—ചങ്ങനാശ്ശേരി, വില്ലേജ്—ചങ്ങനാശ്ശേരി.

1. 1022/25-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി തൃക്കൊടിത്താനം വില്ലേജിൽ പായിപ്പാട്ട് മുറിയിൽ വെട്ടിയാട്ട് പുതുപ്പറമ്പിൽ മത്തായി വർക്കി പക്കൽ നിന്നും 13.07 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കേണ്ടതിലേയ്ക്ക് സർവ്വേ 131/3-ൽ 15 സെന്റ് നിലം.

2. 1025/26-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പുഴവാത് മുറിയിൽ തോപ്പിൽ കൊച്ചുമറിയം ശോശാമ്മ പക്കൽ നിന്നും 16.45 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കേണ്ടതിലേയ്ക്ക് സർവ്വേ 333/2-ൽ 25 സെന്റ് നിലം.

3. 1034/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുന്ന മേക്ക് മണക്കാട്ടിലായ കുട്ടമ്മൽ കളമ്പായിൽ ജോസഫ് പക്കൽ നിന്നും 10.66 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കേണ്ടതിലേയ്ക്ക് സർവ്വേ 235/8എ-ൽ 15 സെന്റ് നിലം.

4. 1037/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പുഴവാത് മുറിയിൽ തെക്കേക്കര തോമാ ജോസഫ് പക്കൽ നിന്നും 61.40 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കേണ്ടതിലേയ്ക്ക് സർവ്വേ 328/2-ൽ 25 സെന്റ് നിലം.

5. 1046/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുന്ന മേക്ക് കക്കാട്ട് നാരായണ പിള്ള രാമൻ പിള്ള പക്കൽ നിന്നും 115.67 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കേണ്ടതിലേയ്ക്ക് സർവ്വേ 350/1-ൽ 50 സെന്റ് നിലം.

6. 1051/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുന്ന പടിഞ്ഞാറ് കോയിക്കൽ ഇരവി കുമാര പിള്ള പക്കൽ നിന്നും 48.45 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കേണ്ടതിലേക്ക് സർവ്വേ 186/2-ൽ 25 സെന്റ് നിലം.

7. 1055/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുന്ന കിഴക്ക് ഇഞ്ചിയിൽ മാണി കൊച്ചുമറിയം പക്കൽ നിന്നും 29.38 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കേണ്ടതിലേയ്ക്ക് സർവ്വേ 93/21-ൽ 25 സെന്റ് നിലം.

8. 1058/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി തിരുവല്ലാ പായിപ്പാട്ട് മുറിയിൽ പുത്തൻ പറമ്പിൽ ചാണ്ടി വറുഗീസ് പക്കൽനിന്നും 74.95 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിലേയ്ക്ക് സർവ്വേ 253/2-ൽ 50 സെന്റ് നിലം.

9. 1069/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി തൃക്കൊടിത്താനം വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ പെരിഞ്ചേരിൽ രാമൻ പിള്ള കുഞ്ചുപിള്ള പക്കൽ നിന്നും 33.04 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 132/4-ൽ 25 സെന്റ് നിലം.

10. 1082/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുന്ന കിഴക്ക് കറുപ്പം പറമ്പിൽ ദേവസ്യ ചാക്കോ മുതൽപേർ പക്കൽനിന്നും 37.17 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 333/1-ൽ 30 സെന്റ് നിലം.

11. 1090/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി വാഴപ്പള്ളി മേക്ക് വില്ലേജിൽ ഇത്തിത്താനം മുറിയിൽ തെക്കേടത്ത് പറമ്പിൽ ജോസഫ് ജോസഫ് പക്കൽ നിന്നും 11.76 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 349/1-4-ൽ 15 സെന്റ് നിലം.

12. 1114/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുന്ന കിഴക്ക് മങ്കിളിയിൽ പരമേശ്വരൻ പിള്ള നാരായണ പിള്ള പക്കൽ നിന്നും 45.61 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 218/2-ൽ 21 സെന്റ് നിലം.

13. 1127/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുന്ന മേക്ക് ഇടപ്പനാട്ട് ഗോവിന്ദപിള്ള നീലകണ്ഠപിള്ള പക്കൽ നിന്ന് 10.29 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 233/5ബി-ൽ 33 സെന്റ് നിലം.

14. 1152/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുന്ന കിഴക്ക് നിരണത്ത് പാപ്പിയമ്മ പാർവ്വതിയമ്മ പക്കൽ നിന്നും 17.81 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 158/2എ-ൽ 15 സെന്റ് നിലം.

15. 1159/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുന്ന മേക്ക് കക്കാട്ട് ലക്ഷ്മിയമ്മ കാർത്ത്യായനിയമ്മ പക്കൽ നിന്നും 41.60 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 349/3-ൽ 25 സെന്റ് നിലം.

16. 1150/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുന്ന കിഴക്ക് മണക്കാട്ടിലായ പുത്തൻ പറമ്പിൽ ചാക്കോ പോത്തൻ മുതൽ പേർ പക്കൽ നിന്നും 24.01 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 307/2സി-ൽ 25 സെന്റ് നിലം.

17. 1170/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി വാഴപ്പള്ളി കിഴക്ക് വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ കക്കാട്ട് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ മറിയാമ്മ പക്കൽ നിന്നും 92.68 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 294/1-ൽ 1 ഏക്കർ നിലം.

18. 1176/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുന്ന മേക്ക് പ്ലാപ്പള്ളി പരമേശ്വരത്ത് പരമേശ്വരൻപിള്ള മാധവൻ നായർ പക്കൽ നിന്നും 30.60 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 272/3എ-ൽ 25 സെന്റ് നിലം.

19. 1181/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പുഴവാത് ലക്ഷ്മീപുരത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ അവിട്ടം നാൾ രവിവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ പക്കൽനിന്നും 30.79 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 222/4-ൽ 30 സെന്റ് നിലം.

20. 1205/27-ാംനമ്പർ ജന്മികരം തണ്ടപ്പേരുപടി പെരുന്ന മേക്ക് മുറിയിൽ താമരശ്ശേരി ഇല്ലത്ത് കൃഷ്ണൻ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി പക്കൽനിന്നും 100 രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് സർവ്വേ 331/1ബി-ൽ 1 ഏക്കർ നിലം.

II

1958 ജൂൺ 4.

ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ നിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്റ്റ് 36-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

താഴെ വിവരം പറയുന്ന പേരുകാരിൽ നിന്നും സർക്കാരിലേക്ക് ഈടാക്കുവാനുള്ള താഴെ പറയുന്ന കുടിശ്ശികയ്ക്ക് പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കളെ ജപ്തിചെയ്ത് നിയമപ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ശരിയായി പരസ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടും കുടിശ്ശിക സംഖ്യ ഒടുക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടി വസ്തുക്കളെ താഴെപറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും വച്ച് ലേലംചെയ്യുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി ലേലം വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുക കാണിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ 100-ന് 15 വീതമുള്ള തുക ഡെപ്പോസിറ്റായും ബാക്കി 30 ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ഒടുക്കാത്തപക്ഷം ആവർത്തിച്ചു ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കരക്കുടിശ്ശിക ആക്റ്റിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആവർത്തനലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതിന് അയാൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കൂടാതെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വച്ചിരുന്നാൽ ആയതു ഇളന്നുപോകുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞ് 30 ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം ഒടുക്കാമെന്നായിരുന്നാൽ ആയത് ഈ കച്ചേരിയിൽ തന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലേയ്ക്കുള്ള പൂർണ്ണ ഇഷ്ടം പോലെയായിരിക്കും.

സ്ഥലം.— 1958-ാമാണ്ട് ജൂലായ്മാസം 9-ാം തീയതി പകൽ 2 മണിക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ വച്ച്.

കുടിശ്ശിക ഇനം.—ഭൂദായ നികുതി, ഭൂമി കുടിശ്ശിക..

പട്ടിക.

1. തൃക്കൊടിത്താനം വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ ഒണ്ണൂക്കൂത്തിൽ പുത്തൻ പുരയിൽ മത്തൻ ദേവസ്യാ തീർക്കാനുള്ള ആദായനികുതി കുടിശ്ശിക 1729.06 രൂപയ്ക്കും നടപടിച്ചെലവ് 5.50 രൂപയ്ക്കും വേണ്ടി ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 77/1-ൽ പെട്ടതും 2783-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ കൊണ്ടുള്ളതുമായ 2 ഏക്കർ 7 സെൻറ പുരയിടത്തിന്മേലും ചമയങ്ങളിലും കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശവും.

2. വാഴപ്പള്ളി കിഴക്ക് വില്ലേജിൽ പുളിപ്പറമ്പിൽ പി. എം. കബീർഖാൻ റാവുത്തർ തീർക്കേണ്ടതായ ആദായനികുതി കുടിശ്ശിക 104.25 രൂപയ്ക്കും നടപടിച്ചെലവ് 1.75 രൂപയ്ക്കും വേണ്ടി ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 314/15ബി-ൽ പെട്ടതും 1192-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ കൊണ്ടുള്ളതുമായ 4 സെൻറ പുരയിടത്തിന്മേലും ചമയങ്ങളിലും കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശവും.

3. ടി വില്ലേജിൽ മുളപ്പുൻ മാത്യു ഫിലിപ്പ് തീർക്കേണ്ടതായ ആദായ നികുതി കുടിശ്ശിക 717.81 രൂപയ്ക്കും നടപടിച്ചെലവ് 4 രൂപയ്ക്കും വേണ്ടി വാഴപ്പള്ളി കിഴക്ക് വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 288/7-ൽ പെട്ടതും 6506-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ കൊണ്ടുള്ളതുമായ 4 സെൻറ പുരയിടത്തിന്മേലും ചമയങ്ങളിലും കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശവും.

4. ടി വില്ലേജിൽ പാറാശ്ശേരിൽ കോന്നി കണ്ണൻ തീർക്കേണ്ടതായ ആദായനികുതി കുടിശ്ശിക, പലിശ കുടിശ്ശിക 1210.82 രൂപയ്ക്കും നടപടിച്ചെലവ് 1.31 രൂപയ്ക്കും വേണ്ടി വാഴപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറ് വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 6/4, 6/5, 11/1 സി ഈ നമ്പരുകളിൽ പെട്ടതും 2663-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ടുള്ളതുമായ 1 ഏക്കർ 66 സെൻറ പുരയിടത്തിന്മേലും ചമയങ്ങളിലും കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശവും.

കെ. കുഞ്ഞുവാര്യർ,
ചങ്ങനാശ്ശേരി. തഹശീൽദാർ.

Vaikom Taluk

NOTICES

I

STU 209/58. 1958 ജൂൺ 7.

വൈക്കം സബ്ട്രഷറിയിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

വൈക്കം സബ്ട്രഷറിയിൽനിന്നു പെൻഷൻ വാങ്ങിവരുന്ന 20929-ാംനമ്പർ പെൻഷൻകാരൻ വി. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള തന്റെ പെൻഷൻ ഫാറം കൈമോശം വന്നതിനാൽ പകരം ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫാറം കൊടുക്കണമെന്നു കാണിച്ച് ഈ ട്രഷറിയിൽ അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പകരം ഫാറം കൊടുക്കുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ട്രഷറിയിൽ ഹാജരായി രേഖാമൂലം ആയതു ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽമാർഗ്ഗമായും വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി ഗൗനിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

എം. അഹമ്മദ്,
വൈക്കം. സബ്ട്രഷറി ആഫീസർ.

II

വൈക്കം താലൂക്ക് കച്ചേരിയിൽനിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്റ്റ് 26-ാംവകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന പേർകാരന്റെ പക്കൽനിന്നും ഈടാകാനുള്ള കുടിശ്ശിക വകയ്ക്ക് താഴെ വിവരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുടിശ്ശികയും നടപടിച്ചെലവു മുതലായവയും ഏഴു ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കി ഒടുക്കുവരുത്തിക്കൊള്ളേണ്ടതും. അല്ലാത്തപക്ഷം പട്ടിക വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതാണ്.

വസ്തുവിവരം.

(1)

1958 മെയ് 12.

വൈക്കം വില്ലേജിൽ ചെമ്മനത്തുകര മുറിയിൽ ഒഴവുരായ വേങ്ങശ്ശേരി തറയിൽ ദേവസ്യ് ഏബ്രഹാം പേരിൽനിന്നും (ലിക്വിഡേഷനിലിരിക്കുന്ന) തിരുവിതാംകൂർ ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്കിലെ ഏസ്. എൽ. 51/1956-ാംനമ്പർ വായ്പ ഇനത്തിൽ ഈടാകാനുള്ള 14229.64 രൂപയും മേലിൽ പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക്, കടുത്തുരുത്തി വില്ലേജിൽ 2518-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട സർവ്വേ 1156/1ബി-ൽ 18 സെൻറും, 1156/1സി-ൽ 15 സെൻറും, 1158/2-ൽ 32 സെൻറും, 1155/7-ൽ 23 സെൻറും, 1154/1-ൽ 1 ഏക്കർ 85 സെൻറും, 1168/3-ൽ 1 ഏക്കർ 93 സെൻറും, 1155/6-ൽ 47 സെൻറും, 1156/1 എ-ൽ 8 ഏക്കർ 63 സെൻറും, 1154/2-ൽ 4 ഏക്കർ 31 സെൻറും, 1158/4-ൽ 43 സെൻറും, 1158/5-ൽ 3 ഏക്കർ 25 സെൻറും, 1168/2-ൽ 2 ഏക്കർ 27 സെൻറും ഉൾപ്പെടെ 24 ഏക്കർ 2 സെൻറ നിലം പുരയിടങ്ങളും പുരയിടത്തിലിരിപ്പു കെട്ടിടവും ആകുന്നു. ടി വസ്തുക്കൾക്കും കെട്ടിടത്തിനും കൂടി മതിപ്പുവില 34500 രൂ.

(2)

1958 മെയ് 16.

1. വടയാർ വില്ലേജിൽ തലയോലപ്പറമ്പു കരയിൽ പള്ളിവാതുക്കൽ പി. ടി. വർഗീസിന്റെ അവകാശി പി. വി. സേവ്യർ പേരിൽനിന്നും ഈടാകുവാനുള്ള ഭക്ഷ്യ ആദായ നികുതി കുടിശ്ശിക 206.31 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജിൽ 6150-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട സർവ്വേ 295/9-എ-2-ൽ 2.500 സെൻറ പുരയിടത്തിലും ദേഹണ്ഡങ്ങളിലും കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള അവകാശമാകുന്നു. ടി വസ്തുക്കൾക്ക് മതിപ്പുവില 250 രൂ. (കെ. 4534/57)

2. വടയാർ വില്ലേജിൽ തലയോലപ്പറമ്പു കരയിൽ കോളപ്പള്ളിൽ വർഗീസ് ജോസഫ് പേരിൽനിന്നും 1955-56-ലെ തലയോലപ്പറമ്പു ചന്തക്കോൺട്രാക്റ്റ് വകയിൽ ഈടാകാനുള്ള 117.25 രൂപയും മേലാൽപലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജിൽ 754-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട 298/15എ-ൽ 3 സെൻറ പുരയിടത്തിലും അതിലിരിപ്പു കെട്ടിടത്തിലും കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള അവകാശമാകുന്നു. ടി വസ്തുക്കൾക്കും കെട്ടിടത്തിനും കൂടി മതിപ്പുവില—150 രൂ. (കെ. 18350/57)

(3)

1958 ജൂൺ 9

കടുത്തുരുത്തി വില്ലേജിൽ പറമ്പറം കരയിൽ കരവട്ടുവീട്ടിൽ ജോസഫ് ജോസ് പേരിൽനിന്നും വൈക്കം താലൂക്കിൽ 1957-58-ലെ 49-ാംനമ്പർ കള്ളുഷാപ്പു കോൺട്രാക്റ്റ് വകയിൽ ലൈസൻസുകുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ ഈടാകാനുള്ള 1633.19 രൂപയും തവണബാക്കി 1576.63 രൂപയ്ക്കു 14-8-57 മുതൽ 6 ശതമാനം മേലാൽപലിശയും, നടപടിച്ചെലവുംവകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ 3146-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട സർവ്വേ 855/9-ൽ 18.375 സെൻറും, 855/9-ൽ 18.375 സെൻറും, 855/9-ൽ 18.375 സെൻറും, 875/9-ൽ 16 സെൻറും ഉൾപ്പെടെ കരവട്ടു കര്യാക്കോ ജോസഫ് പേരിലുള്ള 71 സെൻറ 125 ച. ലി. പുരയിടങ്ങളിലും അവയിലിരിപ്പു കെട്ടിടത്തിലും, വസ്തുക്കളിലെ ദേഹണ്ഡങ്ങളിലും കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പിൻതുടർച്ചാവകാശവഴിയുള്ള ഏഴിൽ ഒന്ന് (1/7) അവകാശമാകുന്നു. ടി വസ്തുക്കൾക്കും കെട്ടിടത്തിനും കൂടി മൊത്തം 4150 രൂപാ മതിപ്പുവില വരുന്നതാകുന്നു.

കെ. കുമാരൻനായർ,
വൈക്കം. തഹശീൽദാർ.

Peermade Taluk

NOTICE

പീരുമേട താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്റ്റ് 26-ാംവകുപ്പുപ്രകാരം സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തി ചെയ്യുന്ന വകയ്ക്കുള്ള നോട്ടീസ്.

അടിയിൽ പേരുവിവരം പറയുന്ന ആളുകളുടെ പക്കൽനിന്നും സർക്കാരിലേക്ക് ഈടാകുവാനുള്ള കുടിശ്ശികയും പലിശയും തീർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടി കുടിശ്ശികക്കാരുടെ സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. പട്ടികയിൽ പറയുന്ന കുടിശ്ശികയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവു സഹിതം 7 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കി ഒടുക്കാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം വില്ക്കപ്പെടും.

പട്ടിക

(1)

1. പശുപ്പാറ വില്ലേജിൽ 104 (441)-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി ചിന്തലാറിൽ താമസം കണ്ണൻ തിരുമേനി കരം കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 53.70 രൂപയും പലിശ 5.12 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 58.82 രൂ. തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെ വക ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 514/97-ൽ 50 സെൻറ പുരയിടത്തിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

2. പെരുവന്താനം വില്ലേജിൽ 1917-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വടക്കേ വില്ലേജിൽ ചെറ്റുകുന്ന് കല്ലൂർ ജോസഫ് മകൻ കെ. ഒ. ജോസഫ് കരകുടിശ്ശിക പഞ്ചായത്തു കരം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ 734.87 രൂ. അടപ്പു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 138, 139 എന്നീ സർവ്വേ നമ്പരുകളിൽപ്പെട്ട 4 ഏക്കർ 69 സെൻറ സ്ഥലത്തിന്മേൽ കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

(2)

1958 മെയ് [illegible].

1. പെരുവന്താനം വില്ലേജിൽ 346-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി തിരുമാറായി വില്ലേജിൽ [illegible] പുളിക്കുവീട്ടിൽ ചാക്കോ ചെറിയാൻ തീർക്കേണ്ട [illegible]

ട്ടിക 103.08 രൂപയ്ക്ക് മിയാന്റെ പേരെഴുതിയ 1539-ാം നമ്പർ ഡിമാന്റ്.

2. ടി വില്ലേജിൽ 2249-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വടക്ക വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ കരിമ്പനാൽ വീട്ടിൽ തോമസ് സ്കറിയ സ്കറിയാസ് പഞ്ചായത്തു കരം കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 34 രൂ. അടയ്ക്കുവാനുള്ളതിന് എഴുതിയ 2716-ാം നമ്പർ ഡിമാന്റ്.

3. ടി വില്ലേജിൽ 2249-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വടക്ക വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ കരിമ്പനാൽ വീട്ടിൽ തോമസ് ചാണ്ടി തിക്കവാനുള്ള 34 രൂപയ്ക്ക് എഴുതിയ 2717-ാം നമ്പർ ഡിമാന്റ്.

4. ടി വില്ലേജിൽ 2249-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുവഴി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വടക്കം വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ കരിമ്പനാൽ വീട്ടിൽ തോമസ് ജോസ് തിരിക്കേണ്ട 34 രൂപയ്ക്ക് എഴുതിയ 2719-ാം നമ്പർ ഡിമാന്റ്.

പീരുമേട്. (ഒപ്പ്)
തഹസിൽദാർ.

Kanjirappalli Taluk

NOTICE

1958 ഏപ്രിൽ 24

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽനിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്റ്റ് 26-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ളതും താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നതുമായ പേരുകാരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള കുടിശ്ശികയ്ക്ക് പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുടിശ്ശിക മുതലായതു 7 ദിവസത്തിനകം ഇവിടെ ഹാജരാക്കി ഒടുക്കാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം വില്ക്കപ്പെടും.

പട്ടിക.

1. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ ചിറക്കടവു വില്ലേജിൽ വടക്കേഭാഗം മുറിയിൽ ഹെസ്റ്റ്ഹിൽ വില്ലയിൽ തോമസ്സ് മെർസർ, തോമസ് മാത്യു ഇവർ പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള ക്രഡിറ്റ് ബാങ്ക് കുടിശ്ശിക 11830.84 രൂ. ചിറക്കടവു വില്ലേജിൽ 1179/1, 2 ഈ നമ്പരുകളിൽ 11 ഏക്കർ 99 സെന്റ പുരയിടം.

2. ടി താലൂക്കിൽ ടി വില്ലേജിൽ ഇടഭാഗം മുറിയിൽ മുണ്ടിയാനിൽ പത്മനാഭപിള്ള നാരായണപിള്ള പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള ക്രഡിറ്റ് ബാങ്ക് കുടിശ്ശിക 497.62 രൂപയ്ക്ക് ചിറക്കടവു വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 2392/4, 6 ഈ നമ്പരുകളിൽ 1 ഏക്കർ 31 സെന്റ പുരയിടം.

എൻ. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ,
തഹസിൽദാർ.

ERNAKULAM DISTRICT

NOTIFICATION.

17th June 1958.

Statement showing the market price of paddy for the week ending 14-6-1958.
Ernakulam District
MARKET PRICE OF RICE

Name of Taluk.	*Headquarters.*	*Market price per standard para.* *Wholesale* Rs.	nP.	*Retail* Rs.	nP.
Cochin	Mattancherry	2	75	3	00
Kanayannur	Ernakulam	3	00	3	75
Alwaye	Alwaye	2	50	2	56
Parur	Parur	2	75	2	87
Kunnathunad	Kunnathunad	3	00	3	00
Muvattupuzha	Muvattupuzha	2	87	3	00
Thodupuzha	Thodupuzha	3	00	3	00

Collectorate, Ernakulam.

JUSTIN S. JESUDHASAN,
Personal Assistant to Collector-in-charge.

NOTIFICATION.

ആലുവാ നാഷണൽ ഹൈവേ സ്ഥലമെടുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആഫീസിൽനിന്നും 1089-ാമാണ്ടത്തെ 11-ാം ആക്ട് 9-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന ആവശ്യത്തിന് താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകൾക്കും കുടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർതന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തരമോ സകല തെളിവുകളോടുകൂടി 1958 ജൂലൈമാസം 7-ാംതിയതി ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആവിയം ബാധ്യതകൾക്കുവേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

2. മേലെഴുതിയ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട സ്ഥലം 17-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം അടിയന്തരമായിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

എൽ. എ. 1-313/57.

ആവശ്യം—47-ാം നമ്പർ നാഷണൽ ഹൈവേ നന്നാക്കുന്ന വകയ്ക്ക്.

താലൂക്ക്—കണയന്നൂർ, വില്ലേജ്—ഇടപ്പള്ളി തെക്ക്.

വസ്തുവിവരം.

1. കേസ് നമ്പർ 5/58. ഇടപ്പള്ളി തെക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ മാമംഗലം മുറിയിൽ കല്ലുങ്കൽ താമസിക്കും പുലപ്പായിൽ കൊച്ചപ്പൻ കേശവൻ പേരിലും അനന്തരവത്തിലുള്ള ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപം റെറി സർവ്വെ 151/13/1-ൽ 260 ച. ലിംഗ്സും, 151/14B/2/3-ൽ 75 ച. ലിംഗ്സും പുരയിടവും.

2. കേസ് നമ്പർ 6/58. ടി വില്ലേജിൽ മാമംഗലം മുറിയിൽ പുലപ്പായിൽ പടിഞ്ഞാറെ വീട്ടിൽ പാർവ്വതിയമ്മ കല്യാണിയമ്മ, ചെല്ലമ്മ, ചെല്ലപ്പൻ, സുകുമാരൻ, രാജമതി, രാഘവൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ, ഇവർ പേരിലും അനന്തരവത്തിലുള്ള ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപംവക റെറി സർവ്വെ 151/14B/1/4-ൽ 2 സെന്റ് 880 ച. ലിംഗ്സ് പുരയിടം.

3. കേസ് നമ്പർ 8/58. ടി വില്ലേജിൽ മാമംഗലം മുറിയിൽ ചെട്ടി പറമ്പിൽ താമസിക്കും പുലപ്പായിൽ കണ്ടൻ മകൻ പപ്പു പേരിലും ടിയിൽ മാധവി, ജാനകി, അനിരുദ്ധൻ, വസുമതി, യശോദ, ചന്ദ്രു, ബാലചന്ദ്രൻ ഇവരുടെ അനന്തരവത്തിലുമുള്ള ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപം വക റെറി സർവ്വെ 160/13/15-ൽ 3 സെന്റ് 350 ച. ലിംഗ്സ് പുരയിടവും അതിൽ നില്പു കടകങ്ങളും മറ്റും.

4. കേസ് നമ്പർ 9/58. ടി വില്ലേജിൽ മാമംഗലം മുറിയിൽ കണ്ണവേലിൽ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ മീനാക്ഷിയമ്മ മക്കൾ രാമചന്ദ്രൻ, നാരായണൻ, ഗോപിനാഥൻ ഇവർ പേരിലും അനന്തരവത്തിലുമുള്ള ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപം വക റെറി സർവ്വെ 160/7A/2/3-ൽ 2 സെന്റ് 800 ച. ലിംഗ്സ് പുരയിടവും.

5. കേസ് നമ്പർ 10/58 ടി മാമംഗലം മുറിയിൽ കണ്ണവേലിൽ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ ദേവകിയമ്മ മക്കൾ അയ്യപ്പക്കുട്ടി, പ്രേമചന്ദ്രൻ ഇവർ പേരിലും അനന്തരവത്തിലുള്ള ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപം റെറി സർവ്വെ 160/7A2/1/2/4-ൽ 1 സെന്റ് 680 ച. ലിംഗ്സ് പുരയിടവും.

6. കേസ് നമ്പർ 11/58 ടി വില്ലേജിൽ മാമംഗലം മുറിയിൽ കണ്ണവേലിൽ വീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള ഗോപാലപിള്ള പേരിലും ടിയിൽ കണ്ണിയമ്മ കല്യാണിയമ്മയുടെയും അനന്തരവത്തിലുള്ള ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപം വക റെറി സർവ്വെ 160/7A/5-ൽ 6 സെന്റ പുരയിടം.

7. കേസ് നമ്പർ 12/58. ഇടപ്പള്ളി വടക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ ചൂരപാട മുറിയിൽ കുന്നത്തോട്ടത്തു കൊച്ചുമറിയത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ തങ്കമ്മ പേരിലും അനുഭവത്തിലുമുള്ള ഇടപ്പള്ളിസ്വരൂപം വക പാട്ടം സർവ്വേ 160/5A-ൽ 1 സെന്റ 590 ച. ലിംഗ്സും 160/5B/1-ൽ 3 സെന്റ 610 ച. ലിംഗ്സും സ്ഥലവും.

8. കേസ് നമ്പർ 15/58. ഇടപ്പള്ളി വടക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ ചൂരപാട മുറിയിൽ ആലുങ്കപ്പറമ്പു വീട്ടിൽ ഇരിങ്ങോൾ കുന്നത്തോട്ടത്തു കല്യാണിയമ്മ പാറുക്കുട്ടിയമ്മ പേരിലും അനുഭവത്തിലുമുള്ള ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപം വക ഒറ്റി സർവ്വേ 162/3/2/4-ൽ 6 സെന്റ 855 ച. ലിംഗ്സ് പുരയിടവും.

9. കേസ് നമ്പർ 15/58. ഇടപ്പള്ളി തെക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ എളമക്കര മുറിയിൽ പേരണ്ടൂർ ദേവസ്വം പേരിലും ഇടപ്പള്ളി തെക്ക് മാമംഗലം കരയിൽ വേലൻ പറമ്പിൽ താമസിക്കും മഞ്ഞാട്ടുവീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ അമ്മുക്കുട്ടി അമ്മയുടെ (പാട്ടം) അനുഭവത്തിലുമുള്ള പേരണ്ടൂർ ദേവസ്വം പാട്ടം 162/2A/2/5-ൽ 1 സെന്റ 150 ച. ലിംഗ്സും, 162/2A/2/6-ൽ 42 ച. ലിംഗ്സും, 162/2B/1-ൽ 1 സെന്റ 770 ച. ലിംഗ്സും പുരയിടവും.

10. കേസ് നമ്പർ 18/58 ടി വില്ലേജിൽ മാമംഗലം മുറിയിൽ കിഴക്കേവീട്ടിൽ ഉണ്ണിരാ ഇട്ട്യാതി പേരിലും അനുഭവത്തിലുമുള്ള ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപം വക ഒറ്റി സർവ്വേ 162/1/2/8-ൽ 1 സെന്റ 420 ച. ലിംഗ്സ് പുരയിടവും.

11. കേസ് നമ്പർ 19/58. ടി വില്ലേജിൽ മാമംഗലം മുറിയിൽ നെരിയൻകാട്ടു താമസിക്കും ചിറ്റേത്തു കൊച്ചുപെണ്ണ് മക്കാ പേരിലും അനുഭവത്തിലുമുള്ള ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപം ഒറ്റി സർവ്വേ 162/1/1/7-ൽ 3 സെന്റ 690 ച. ലിംഗ്സ് പുരയിടവും.

12. കേസ് നമ്പർ 20/58. ടി വില്ലേജിൽ മാമംഗലം കരയിൽ ചെട്ടിപറമ്പിലിരിക്കും ഊരാളത്തു കൃഷ്ണൻ പ്രഭാകരൻ പേരിലും അനുഭവത്തിലുമുള്ള ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപം വക ഒറ്റി സർവ്വേ 163/1A/3-ൽ 5 സെന്റ 875 ച. ലിംഗ്സ് പുരയിടവും.

13. കേസ് നമ്പർ 21/58. ടി വില്ലേജിൽ മാമംഗലം കരയിൽ ചെട്ടിപറമ്പിലിരിക്കും ഊരാളത്തു കൃഷ്ണൻ കേശവൻ പേരിലും അനുഭവത്തിലുമുള്ള ഇടപ്പള്ളിസ്വരൂപം വക ഒറ്റി സർവ്വേ 163/1A/1/2-ൽ 1 സെന്റ 310 ച. ലിംഗ്സും 163/1B/1-ൽ 1 സെന്റ 640 ച. ലിംഗ്സും, 163/2/1-ൽ 1 സെന്റ 85 ച. ലിംഗ്സും സ്ഥലവും.

14. കേസ് നമ്പർ 22/58. ടി വില്ലേജിൽ മാമംഗലം കരയിൽ കടകത്തു പറമ്പിൽ താമസിക്കും പുവത്തരി അവുസേപ്പു മകൻ കറിയ പേരിലും അനുഭവത്തിലുമുള്ള ഇടപ്പള്ളിസ്വരൂപം ഒറ്റി സർവ്വേ 163/3A/1-ൽ 530 ച. ലിംഗ്സും 163/3B/1-ൽ 4 സെന്റ 220 ച. ലിംഗ്സും പുരയിടവും അതിൽനിൽപ്പു കടക്കെട്ടിടം തന്നെ.

15. കേസ് നമ്പർ 23/58. ടി വില്ലേജിൽ പാടിവട്ടം മുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറെ തൈപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ പുവത്തരി വറീതു ഔസേഫ് പേരിലും അനുഭവത്തിലുമുള്ള ചെട്ടിശ്ശേരി നമ്പൂതിരി വക ഒറ്റി സർവ്വേ 163/3A/A/1-ൽ 1 സെന്റ 480 ച. ലിംഗ്സ് പുരയിടവും അതിൽനിൽപ്പു കടക്കെട്ടിടം തന്നെ.

പി. രാഘവൻപിള്ള,
സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ.

NOTIFICATION.

1958 ജൂൺ 16.

1958-ൽ പൊന്നുംവില ഫയൽനമ്പർ 56, 57, 58.

മൂവാറ്റുപുഴ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസിൽനിന്നും 1089-ാമാണ്ടത്തെ 11-ാം ആക്റ്റ് 9-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന വകയ്ക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന വസ്തു ഗവൺമെന്റിൽനിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആക്ഷേപം അവർതന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻമുഖാന്തരമോ സകല തെളിവുകളോടുംകൂടി 1958-ാമാണ്ട് ജൂലൈമാസം 21-ാം തീയതി കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ മേൽവിലാസവും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതകളുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്കുവേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ആവശ്യം—മുറയൂർ—കടാതി റോഡു വകയ്ക്ക്.

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—എറണാകുളം.

താലൂക്ക്—മൂവാറ്റുപുഴ. വില്ലേജ്—വെള്ളൂർക്കുന്നം.

വസ്തുവിവരം.

സർവ്വേനമ്പർ.	സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ.	വിസ്തീർണ്ണം. സെ. ച.ലി.
531/9	2.5	— 600
531/10	1	— 800
531/11	1	— 250
531/12	2.3	— 790
531/11	3.4	4 300

കെ. കരുണാകരമേനോൻ,
റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസർ.

Parur Taluk

Notice

പറവൂർ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ നിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്റ്റ് 26-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

ഈ താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന വില്ലേജിലേക്ക് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ള താഴെ വിവരം പറയുന്ന കുടിശ്ശികക്കാർ ഡിമാൻറ നോട്ടീസ് അനുസരിച്ചു തുക കെട്ടാത്തതിനാൽ അവരുടെ വക പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന കുടിശ്ശിക സംഖ്യ 7 ദിവസത്തിനകം കെട്ടേണ്ടതാകുന്നു. അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തപക്ഷം ജപ്തി വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം വിൽക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

(1)

1958 ഫെബ്രുവരി 11.

1. ചേന്ദമംഗലം വില്ലേജിൽ ഗോതുരുത്തു പുരയിടം പുളിവീട്ടിൽ ചീക്കു ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യം കാർഷികാദായ നികുതി കുടിശ്ശിക 749.69 രൂപയും, അബ്കാരി കുടിശ്ശിക 20.16 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കാനുള്ളതിന് 19-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 105/2-ൽ 86 സെന്റും, 113/3/2-ൽ 84 സെന്റും, 146/5-ൽ 62 സെന്റും, 146/1-ൽ 73 സെന്റും, 148/2-ൽ 92 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 3 ഏക്കർ 97 സെന്റ പാലിയം കാണം പുരയിടം.

2. പുത്തൻവേലിക്കര വില്ലേജിൽ പടിഞ്ഞാറെ ചുളി അത്തുവള്ളത്തു പുരയിൽ പള്ളിപ്പിള്ളി ചീക്കു വറുതുകുട്ടി പേരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക 123.44 രൂപയും, ആദായനികുതി കുടിശ്ശിക തുക 3405.57 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെ വക 2539-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം സർവ്വേ 467/2-ൽ 2 ഏക്കർ നിലം.

3. ആലങ്ങാട്ട് വില്ലേജിൽ കരിങ്ങാംതുരുത്തു കരയിൽ നടുവിലെ പറമ്പിൽ അഹമ്മദു കാതർ എന്നാൾ വിൽപന നികുതി കുടിശ്ശിക 330.84 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെ വക ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 113/1 ബി-ൽ 52 സെന്റ പുരയിടം.

4. വടക്കേക്കര വില്ലേജിൽ കുഞ്ഞിത്തൈ മുറിയിൽ ചിലങ്ങര ജോസഫ് മകൻ ജെറിക് പേരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള വളംവില 150 രൂപയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകയ്ക്ക് ടി വില്ലേജിൽ 2697-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം സർവ്വേ 53/11-ൽ 11 സെന്റ പുരയിടവും ആകുന്നു.

(2)

1958 ഫെബ്രുവരി 21.

പറവൂർ താലൂക്കിൽ പുത്തൻവേലിക്കര വില്ലേജിൽ 950-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം പുത്തൻവേലിക്കരയിൽ ചെമ്പാട്ട നാരായണൻ രാഘവൻ നായർ വക സർവ്വേ 391/2ബി-3-ാം നമ്പർ വസ്തുക്കളിന്മേൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് കുടിശ്ശിക വകയിൽ 19?.56 രൂപ 1955-56 മുതൽ തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെ വക സർവ്വേ 950-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം സർവ്വേ 391/2ബി-3-ൽ 20 സെന്റുള്ള പുരയിടവും അതിലുള്ള ചമയങ്ങളും ആകുന്നു.

(3)

1958 ജനുവരി 22.

പറവൂർ താലൂക്കിൽ കോട്ടുവള്ളി വില്ലേജിൽ വള്ളുവള്ളി മുറിയിൽ മേനാച്ചേരി ദേവസി തോമാസ് പേരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ലോൺ കുടിശ്ശിക ബാക്കി 150 രൂപയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കാനുള്ളതിന് ടി താലൂക്കിൽ ടി വില്ലേജിൽ 4597-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം സർവ്വേ 392/1എ-ൽ ? ഏക്കർ 39 സെന്റുള്ള പുരയിടം.

(4)

1958 മാർച്ച് 26.

1. പറവൂർ താലൂക്കിൽ കോട്ടുവള്ളി വില്ലേജിൽ കൈതാരം മുറിയിൽ കോന്നമ്പറമ്പു വീട്ടിൽ ടി. ജി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പേരിൽ നിന്നും പ്രോജക്റ്റ് ലോൺ കുടിശ്ശിക വകയിൽ 150 രൂപയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് ടി വില്ലേജിൽ 2919-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം സർവ്വേ 192/9എ2-ൽ 50 സെന്റും, 2920-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം സർവ്വേ 183/7എ1-ൽ 48 സെന്റും സ്ഥലം.

2. ടി വില്ലേജിൽ മകൈതാഴം മുറിയിൽ ചെറിയ പ്ലാച്ചി പറമ്പ്മേലേ വീട്ടിൽ പത്മനാഭ പിള്ള രാഘവൻപിള്ള പേരിൽനിന്നും പ്രാക്കാറു ലോൺ കുടിശ്ശിക വകയിൽ 300 രൂപയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് ടി വില്ലേജിൽ 370-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽപെട്ട സർവ്വേ 184/5-3-ൽ 56 സെന്റ് സ്ഥലം.

(ഒപ്പ്)
പറവൂർ. തഹസിൽദാർ.

Kunnathunad Taluk

NOTICE

1958 ഫെബ്രുവരി 14.

കുന്നത്തുനാട് സബ്ട്രഷറി ആഫീസിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഈ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പെൻഷൻവാങ്ങിവന്നിരുന്ന (27767-ാം നമ്പർ) ക്രൂപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ റിട്ടയേഡ് ഓവർസിയർ ആർ. പരമേശ്വരയ്യരുടെ പെൻഷൻഫാറം 1957 ഡിസംബർമാസത്തെ പെൻഷൻ തുക ഇവിടെ നിന്നും 1958 ജനുവരി 3-ാം തീയതി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവഴി കൈമോശം വന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്നും അതിനാൽ ഒരു പുതിയ ഫാറം കൊടുപ്പിക്കണമെന്നും അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മേൽ വരവിച്ച തീയതിക്കുശേഷം ടി ഫാറം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഹാജരാക്കുകയോ പെൻഷൻതുക അവ കൈപ്പറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ അപേക്ഷ അനുസരിച്ചു കളഞ്ഞുപോയ ഫാറത്തിനുപകരം ഹർജിക്കാരന് ഒരു പുതിയ ഫാറം കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം ഇവിടെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. അവധി കഴിഞ്ഞശേഷം പോസ്റ്റൽ മാർഗ്ഗം ആരെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ ഗൗനിക്കുന്നതല്ല.

പി. ആർ. കണ്ണു എഴുത്തച്ഛൻ,
പെരുമ്പാവൂർ. സബ്ട്രഷറി ആഫീസർ.

Thodupuzha Taluk

NOTICE

തൊടുപുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ നിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്ട് 26-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

താഴെ വിവരം പറയുന്ന പേരുകാരുടെ പക്കൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള കുടിശ്ശികയ്ക്ക് താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുടിശ്ശികയും നടപടിച്ചെലവ് മുതലായതും 7 ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം വിൽക്കപ്പെടും.

പട്ടിക.

(1)

1958 മാർച്ച് 22.

1. കുന്നത്തുനാട് താലൂക്കിൽ ഐക്കരനാട് വില്ലേജിൽ കോലഞ്ചേരി കരയിൽ കോലഞ്ചേരി കുഴിയിൽ മത്തായി പാറക്കാ കരം വകയിൽ 8.45 രൂപയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെ വക മണക്കാട് വില്ലേജിൽ 483-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ സർവ്വേ 416/5എ-ൽ 80 സെന്റ് പുരയിടം.

2. തൊടുപുഴ താലൂക്കിൽ കാരിക്കോട്ട് വില്ലേജിൽ തൊണ്ടിക്കുഴി കരയിൽ തൊട്ടി പറമ്പിൽ പരീത് കാദർ, പരീത് മുഹമ്മദ്, പരീത് മക്കീദ് മുതൽപേർ കരം വകയിൽ 5.33 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്മാർ വക മണക്കാട് വില്ലേജിൽ 899-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ സർവ്വേ 768/6എ-ൽ 2 ഏക്കർ 11 സെന്റ് പുരയിടം.

(2)

1958 മാർച്ച് 18.

പുറപ്പുഴ വില്ലേജിൽ 1764-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ പാലക്കുഴ വില്ലേജിൽ മാറിക കരയിൽ വലിയകണ്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉലഹന്നാൻ ജോസഫ് ലോൺ ചാർജ് കുടിശ്ശിക വകയിൽ 278.25 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കേണ്ടതു തീർക്കായ്കയാൽ ടി തണ്ടപ്പേരിൽ സർവ്വേ 236/7-ൽ 1 സെന്റ് സ്ഥലവും സ്ഥലത്തിരിപ്പുള്ള കെട്ടിടവും.

(3)

1958 ഫെബ്രുവരി 8.

1. ഉടുമ്പന്നൂർ വില്ലേജിൽ 942-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ മൂവാറ്റുപുഴ വില്ലേജിൽ മുറിയിൽ അറക്കൽ വീട്ടിൽ എം. അവിരാച്ചൻ നികുതി കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 508.29 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കേണ്ടതു തീർക്കായ്കയാൽ ടി തണ്ടപ്പേരിൽ സർവ്വേ 243/1-ൽ 4 ഏക്കർ 76 സെന്റും, 244/1-ൽ 5 ഏക്കർ 84 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 10 ഏക്കർ 60 സെന്റ് പുരയിടങ്ങളും ദേഹണ്ഡങ്ങളും.

2. കല്ലൂർക്കാട് വില്ലേജിൽ 87-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ ടി വില്ലേജിൽ നാഗപ്പുഴ കരയിൽ പടിഞ്ഞാറയിൽ അപ്പുതൻ ശിവരാമൻ എൻ. ഇ. എസ്. ലോൺ വായ്പ കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 149 രൂപയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കാനുള്ളതിന് ടി തണ്ടപ്പേരിൽ സർവ്വേ 853/3/3-ൽ 34 സെന്റ് നിലം.

(4)

1958 മാർച്ച് 4.

തൊടുപുഴ വില്ലേജിൽ 3205-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ ടി വില്ലേജിൽ ഒളമറ്റം കരയിൽ വയറൊട്ടിൽ വീട്ടിൽ ചെറിയാൻ ജോസഫ് ക്രെഡിറ്റ് ലോൺ കുടിശ്ശിക വകയിൽ 3490.22 രൂപയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കാനുള്ളതു തീർക്കായ്കയാൽ ടി തണ്ടപ്പേരിൽ സർവ്വേ 278/3എ-5-ൽ 3 സെന്റും, 278/3എ-1-ൽ 46 സെന്റും, 278/3എ-3-ൽ 78 സെന്റും, 278/3എ-ൽ 58 സെന്റും, 278/3എ-4-ൽ 18 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 2 ഏക്കർ 3 സെന്റ് പുരയിടങ്ങളും ദേഹണ്ഡങ്ങളും തന്നിലിരിപ്പു കെട്ടിടങ്ങളും.

(5)

1958 ഫെബ്രുവരി 22.

കല്ലൂർക്കാട് വില്ലേജിൽ 1956-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ ടി വില്ലേജിൽ നാഗപ്പുഴ കരയിൽ എരപ്പനാൽ വീട്ടിൽ ഇട്ടിയപ്പൻ കുഞ്ഞ വിൽപ്പനനികുതി കുടിശ്ശിക വകയിൽ 319.09 രൂപയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കാനുള്ളതു തീർക്കായ്കയാൽ ടി തണ്ടപ്പേരിൽ സർവ്വേ 815/2-ൽ 97 സെന്റ് പുരയിടവും ദേഹണ്ഡങ്ങളും.

കെ. ജെ. വർഗീസ്,
തൊടുപുഴ. തഹസിൽദാർ.

TRICHUR DISTRICT

Mukundapuram Taluk

NOTICES

C2-PL. 37 & 38/58

THE MARKET RATE AT IRINJALAKUDA AS ON 14-6-1958.

Name of the Commodity	*Price. Wholesale.* *Rs.*	*nP.*
Paddy per para	2	22
Rice per para	5	25
Coconut with husk per 100	20	25
Coconut oil per candy	652	50
Pepper per candy	570	00
Arecanut (raw) per thulam	19	50
	Retail.	
Paddy per para	2	25

II

NOTICE OF ATTACHMENT

Take notice that as you have not paid or shown sufficient cause for the non-payment of the sum noted below although the said sum has been duly demanded in writing from you, the landed property belonging to you is hereby placed under attachment; and that unless the arrear due by you with interest and other charges be paid within the dates specified below the landed property will be placed on nadupattam or brought to sale in due course of law. You will further take notice that from the date of this attachment notice until the date of sale or placing on nadupattam of your land hereby attached, you are, and will be held liable for all kists thereon accruing, and the said kists will be demanded of, and levied from, you as arrears of land revenue. If you have any objection to the land being placed on nadupattom, you are required to state so with in seven days from the date of this notice.

നിങ്ങൾ തീർക്കേണ്ടതായ താഴെ പറയുന്ന സംഖ്യ ക്രമപ്രകാരം രേഖാമൂലം നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തീർക്കുകയോ കുടിശ്ശിക തീർക്കാതിരിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള

ഉടസംഖ്യ ഇതിനാൽ കച്ചേരിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളുടെ ബാക്കിവെച്ച സംഖ്യയും പലിശയും മറ്റു ചെലവുകളും താഴെ പറയുന്ന തീയതിക്കു മുമ്പിൽ തീർക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആ ഉടസംഖ്യ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിർത്തുകയോ നിയമപ്രകാരം വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഈ പ്രകാരം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉടസംഖ്യ വിൽക്കുകയോ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന തീയതി വരെ ആ ഉടസംഖ്യ മേൽ ചുമത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കിസ്തുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണെന്നും ആയത് കിസ്തുകൾ നികുതിയായി ഈടാക്കപ്പെടുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നുംകൂടി അറിയിക്കുന്നു. ഇതിനെ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

(1)

18th March 1958.

Taluk—Mukundapuram
Village—Kaduppessery
Name of defaulter—Kaduppessery Devaswom
Amount defaulted—Rs. 224·13
Due date of payment—20th April 1958.

SCHEDULE.

Kaduppassery village Sy. No. 127/1 nilam extent 1 acre 56 cents, assessment Rs. 3·12
Approximate value—Rs. 300.

Sy. No. 206/1 nilam extent 1 acre 69 cents, assessment Rs. 3·38
Approximate value—Rs. 300.

Sy. No. 135/1. paramba extent 92 cents, assessment Rs. 1·84
Approximate value—Rs. 200

Sy. No. 135/2 paramba extent 71 cents, assessment Rs. 1·42
Approximate value—Rs. 150

Sy. No. 136/2 paramba extent 3 acres 61 cents assessment Rs. 7·22
Approximate value—Rs. 700

Sy. No. 136/3 nilam extent 78 cents assessment Rs. 1·56
Approximate value—Rs. 150

Sy. No. 137 paramba extent 1 acre 3 cents, assessment Rs. 2·6
Approximate value—Rs. 200

Sy. No. 134/1 paramba extent 2 acres, 50 cents, assessment Rs. 5
Approximate value—Rs. 500

Sy. No. 134/3 extent 4 acres paramba assessment Rs. 8
Approximate value—Rs. 800

Sy. No 131/4 extent 3 acres 58 cents, paramba assessment Rs. 7·16
Approximate value—Rs. 700

Sy. No. 131/5 paramba extent 4 acres 4 cents, assessment Rs. 8·08
Approximate value—Rs. 800

Sy. No. 138/1 paramba extent 1 acre 14 cents, assessment Rs. 2·28
Approximate value—Rs. 200

Sy. No. 138/3 paramba 4 acres 51 cents, assessment Rs. 9·02
Approximate value—Rs. 900

Sy. No. 138/4 paramba extent 50 cents, assessment Re. 1
Approximate value—100.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—കടുപ്പശ്ശേരി.
ബാക്കിവരുത്തിയ ആളുടെ പേര്—41-കടുപ്പശ്ശേരി ദേവസ്വം.
ബാക്കിസംഖ്യ—224.13 രൂപ.
ബാക്കി ഇനം—ബേസിക് ടാക്സ്.
ഒടുക്കേണ്ട തീയതി—15-12-1957.

വസ്തുവിവരം.

കടുപ്പശ്ശേരി വില്ലേജിൽ സര്‍വ്വെ 127/1-ൽ 1 ഏക്കർ 56 സെന്റ് നിലം. നികുതി 3.12 രൂ. മതിപ്പുവില 300 രൂ. സര്‍വ്വെ 206/1-ൽ 1 ഏക്കർ 69 സെന്റ് നിലം. നികുതി 3.38 രൂ. മതിപ്പുവില 300 രൂ. സര്‍വ്വെ 135/1-ൽ 92 സെന്റ് പറമ്പ്. നികുതി 1.84 രൂ. മതിപ്പുവില 200 രൂ. സര്‍വ്വെ 135/2-ൽ 71 സെന്റ് പറമ്പ്. നികുതി 1.42 രൂ. മതിപ്പുവില 150 രൂ. സര്‍വ്വെ 136/2-ൽ 3 ഏക്കർ 61 സെന്റ് പറമ്പ്. നികുതി 7.22 രൂ. മതിപ്പുവില 700 രൂ. സര്‍വ്വെ 136/3-ൽ 78 സെന്റ് നിലം. നികുതി 1.56 രൂ. മതിപ്പുവില 150 രൂ. സര്‍വ്വെ 137-ൽ 1 ഏക്കർ 3 സെന്റ് പറമ്പ്. നികുതി 2.06 രൂ. മതിപ്പുവില 200 രൂ. സര്‍വ്വെ 134/1-ൽ 2 ഏക്കർ 50 സെന്റ് പറമ്പ്. നികുതി 5 രൂ. മതിപ്പുവില 500 രൂ. സര്‍വ്വെ 134/3-ൽ 4 ഏക്കർ പറമ്പ്. നികുതി 8 രൂ. മതിപ്പുവില 800 രൂ. സര്‍വ്വെ 134/4-ൽ 3 ഏക്കർ 58 സെന്റ് പറമ്പ്. നികുതി 7.16 രൂ. മതിപ്പുവില 700 രൂ. സര്‍വ്വെ 134/5-ൽ 4 ഏക്കർ 40 സെന്റ് പറമ്പ്. നികുതി 8.08 രൂ. മതിപ്പുവില 800 രൂ. സര്‍വ്വെ 138/1-ൽ 1 ഏക്കർ 14 സെന്റ് പറമ്പ്. നികുതി 2.28 രൂ. മതിപ്പുവില 200 രൂ. സര്‍വ്വെ 138/3-ൽ 4 ഏക്കർ 51 സെന്റ് പറമ്പ്. നികുതി 9.02 രൂ. മതിപ്പുവില 900 രൂ. സര്‍വ്വെ 138/4-ൽ 50 സെന്റ് പറമ്പ്. നികുതി 1 രൂ. മതിപ്പുവില 100 രൂ.

(2)

14th March 1958.

Taluk—Mukundapuram
Village—Porathissery
Name of defaulter—Amallur Vasudevan Itti Narayanan Namboori
Amount defaulted—Rs. 11.82
Due date of payment—14th April 1958.

SCHEDULE.

Sy. No. 928/1 purayidom 42 cents, assessment Re. 0·10·6 cess Re. 0·1·7

Sy. No. 921/1 nilam 52 cents assessment Re. 0·13·0 cess Rs. 0·1·8

Sy. No. 921/2 nilam 16 cents assessment Re. 0·4·0 cess Re. 0·0·6

Sy. No. 922/1 purayidem 29 cents assessment Re. 0·7·3 cess 0–0–11

Sy. No. 925/1 nilam 32 cents assessment Re. 0·8·0 cess Re. 0·1·0

Sy. No. 926/1 purayidom 65 3/4 assessment Re. 1·0·6 cess Re. 0·2·1

Sy. No. 927/1 purayidom 50 cents assessment Re. 0·12·6 cess Re. 0·1·7

Sy. No. 946/1 nilam 21 cents assessment Re. 0·5·3 cess Re. 0·0·8

Sy. No. 1011/3 purayidom 41 cents assessment Re. 0·10·3 cess Re. 0·1·3

Sy. No. 1011/17 purayidom 2 cents assessment Re. 0·0·6 cess Re. 0·0·1

Sy. No. 1013/3 purayidom 49½ cents assessment 0·12·6 cess 0·1·7

Sy. No. 1013/7 purayidom 5 cents assessment 0·1·3 cess Re. 0·0·2

Sy. No. 924 purayidum 3 acres 75 cents assessment Rs. 5·13·9 cess Rs. 0·11·9

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—പൊറത്തിശ്ശേരി.
കടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്—അമല്ലൂർ വാസുദേവൻ ഇട്ടി നാരായണൻ നമ്പൂതിരി.
കടിശ്ശികത്തുക—11.82 രൂപ
കടിശ്ശിക അടെക്കേണ്ട തീയതി—1958 ഏപ്രിൽ 14.

വസ്തുവിവരം.

സര്‍വ്വെ 928/1-ൽ 42 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 0.10.6 സെസ്സ് 0.1.4. സര്‍വ്വെ 921/1-ൽ 52 സെന്റ് നിലം, നികുതി 0.13.0 സെസ്സ് 0.1.8. സര്‍വ്വെ 921/2-ൽ 16 സെന്റ് നിലം, നികുതി 0.4.0 സെസ്സ് 0.0.6. സര്‍വ്വെ 922/1-ൽ 29 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 0.7.3 സെസ്സ് 0.0.11. സര്‍വ്വെ 925/1-ൽ 32 സെന്റ് നിലം, നികുതി 0.8.0 സെസ്സ് 0.1.0. സര്‍വ്വെ 926/1-ൽ 65¾ സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 1.0.6, സെസ്സ് 0.2.1 സര്‍വ്വെ 927/1-ൽ 50 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 0.12.6, സെസ്സ് 0.1.7. സര്‍വ്വെ 946/1-ൽ 21 സെന്റ് നിലം. നികുതി 0.5.3 സെസ്സ് 0.0.8. സര്‍വ്വെ 1011/3-ൽ 41 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 0.10.3, സെസ്സ് 0.1.3. സര്‍വ്വെ 1011/17-ൽ 2 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 0.0.6. സെസ്സ് 0.0.1. സര്‍വ്വെ 1013/3-ൽ 49½ സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 0.12.6, സെസ്സ് 0.1.7. സര്‍വ്വെ 1013/7-ൽ 5 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 0.1.3 സെസ്സ് 0.0.2. സര്‍വ്വെ 924-ൽ 3 ഏക്കർ 75 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 5.13.9 സെസ്സ് 0.11.9.

(3)

14th March 1958.

Taluk—Mukundapuram
Village—Porathissery
Name of defaulter—Kuttallur Moothadeth Thuppan Nambooripad

Amount defaulted—Rs. 75·44
Due date of payment—14th April 1958

SCHEDULE.

Sy. No. 220/1 purayidom 1 acre 23 cents, assessment Rs. 1·14·9 cess Re. 0·3·10

Sy. No. 226/1 purayidom 5 acres 98 cents, assessment Rs. 9·5·6 cess Re. 1·2·8

Sy. No. 243/2 purayidom 3 acres 79 cents, assessment Rs. 5·14·9 cess Re. 0·11·10

Sy. No. 382/2 purayidom 1 acre 46 cents, assessment Rs. 2-4·6 cess Re. 0-4-7

Sy. No. 78/7 purayidom 12 cents assessment Re. 0-3·0, cess Re. 0·0·5

Sy. No. 79/2 purayidom 2 acres 1 cent, assessment Rs. 3·2·3 cess Rs. 0·6·3

Sy. No. 194/1 purayidom 56 cents, assessment Re. 0·14·0 cess Re. 0·1·9

Sy. No. 194/2 nilam 1 acre 40 cents, assessment Rs. 2-3·0, cess Re. 0·4·5

Sy. No. 222/1 purayidom 81½ cents, assessment Re. 1-4·6 cess Re. 0-2-7

Sy. No. 226/2 nilam 24 cents, assessment Re. 0·6·0 cess Re. 0·0-9

Sy. No. 229/2 purayidom 83 cents, assessment Rs. 1-4·9 cess Re. 0·2·7

Sy. No. 242/1 purayidom 9 cents, assessment Re. 0·2·3 cess Re. 0·0·3

Sy. No. 242/2 nilam 25 cents, assessment Re. 0·6-3 cess Re. 0·0·9

Sy. No. 282/1 nilam 18½ cents, assessment Re. 0-4·9 cess Re. 0-0-7

Sy. No. 283/1 purayidom 72 3/8 assessment Rs. 1-2·3 cess Re. 0-2-3

Sy. No. 311 purayidom 56 cents, assessment Re. 0-14-0 cess Re. 0-1-9

Sy. 329 purayidom 2 acres 12 cents, assessment Rs. 3-5-0 cess Re. 0-6-8

Sy. No. 265/1 purayidom 14 cents, assessment Re. 0-3-6 cess Re. 0·0-5

Sy. No. 915/1 purayidom 69 cents, assessment Re. 1-1-3 cess Re. 0-2·2

Sy. No. 915/3 purayidom 1 acre 78 cents, assessment Rs. 2-12·6 cess Re. 0-5-7

Sy. No. 915/5 purayidom 1 acre 40 cents, assessment Rs. 2-3-0 cess Re. 0-4·5

Sy. No. 917/1 purayidom 2 acres 12 cents, assessment Rs. 3-5-0 cess Re. 0-6-8

Sy. No. 920/4 purayidom 3 acres 88 cents, assessment Rs 6-1-0 cess Re. 0-12-2

Sy. No. 60/1 purayidom 40 cents assessment Re. 0-10-0 cess Re. 0-1-3

Sy. No. 190 nilam 1 acre assessment Rs 1-9-0 cess Re. 0-3-2

Sy. No 265/2 nilam 4 acres 3½ cents assessment Rs. 6-5·0 cess Re. 0-12-7

Sy. No 219/1 purayidom 3 acres 1 cent assessment Rs. 4·11-3 cess Re. 0-9-5.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—പൊറത്തിശ്ശേരി.
കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്—കട്ടുല ... ഇട്ടൂപ്പ് ഇട്ടൂപ്പ് ...
കുടിശ്ശികത്തുക—75.44 രൂപ.
കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കേണ്ട തീയതി—1958 ഏപ്രിൽ 14.

വസ്തുവിവരം.

സർവ്വെ 220/1-ൽ 1 ഏക്കർ 23 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 1-14-9. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-3-10. സർവ്വെ 226/1-ൽ 5 ഏക്കർ 98 സെന്റ് പുരയിടം, നികുതി 9-5-6 പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 1-2. 8. സർവ്വെ 243/2-ൽ 3 ഏക്കർ 79 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 5-14-9. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0. 11-10. സർവ്വെ 382/2-ൽ 1 ഏക്കർ 46 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 2-4-6. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-4. 7. സർവ്വെ 78/7-ൽ 12 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 0-3. 0, പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0. 0-5. സർവ്വെ 79/2-ൽ 2 ഏക്കർ 1 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 3. 2-3. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0. 6-3 സർവ്വെ 194/1-ൽ 56 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 0. 14. 0. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-1-9. സർവ്വെ 194/2-ൽ 1 ഏക്കർ 40 സെന്റ് നിലം, നികുതി 2-3-0. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0. 4-5. സർവ്വെ 222/1-ൽ 81½ സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 1. 4. 6. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0 2 7. സർവ്വെ 226/2-ൽ 24 സെന്റ് നിലം. നികുതി 0 6 0. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0. 0. 9. സർവ്വെ 229/2-ൽ 83 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 1-4-9. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-2-7. സർവ്വെ 242/1-ൽ 9 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 0-2-3. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-0-3. സർവ്വെ 242/2-ൽ 25 സെന്റ് നിലം. നികുതി 0-6-3, പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-0-9. സർവ്വെ 282/1-ൽ 18½ സെന്റ് നിലം. നികുതി 0-4-9, പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-0. 7, സർവ്വെ 283/1-ൽ 72 3/8 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 1. 2-3 പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-2-3. സർവ്വെ 311-ൽ 56 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 0-14-0. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0. 1-9. സർവ്വെ 329-ൽ 2 ഏക്കർ 12 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 3-5. 0. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0. 6. 8. സർവ്വെ 265/1-ൽ 14 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 0. 3. 6. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-0-5. സർവ്വെ 915/1-ൽ 69 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 1-1-3. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-2-2. സർവ്വെ 915/3-ൽ 1 ഏക്കർ 78 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 2-12-6. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-5-7. സർവ്വെ 915/5-ൽ 1 ഏക്കർ 40 സെന്റ് പുരയിടം, നികുതി 2-3. 0. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-4-5. സർവ്വെ 917/1-ൽ 2 ഏക്കർ 12 സെന്റ് പുരയിടം നികുതി 3-5. 0. പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-6. 8. സർവ്വെ 920/4-ൽ 3 ഏക്കർ 88 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 6-1-0, പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0. 12-2. സർവ്വെ 60/1-ൽ 40 സെന്റ് പുരയിടം, നികുതി 0. 10. 0, പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-1-3. സർവ്വെ 190-ൽ 1 ഏക്കർ നിലം, നികുതി 1-9-0 പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0. 3. 2. സർവ്വെ 265/2-ൽ 4 ഏക്കർ 3 സെന്റ് നിലം. നികുതി 6-5-0, പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0. 12. 7. സർവ്വെ 219/1-ൽ 3 ഏക്കർ 1 സെന്റ് പുരയിടം. നികുതി 4. 11. 3, പഞ്ചായത്തു സെസ്സ് 0-9-5.

(4)

3rd March 1958.

Taluk—Mukundapuram
Village—Kattur
Name of defaulter—Kollara Sankunny Kaunan Kunji
Nature of arrears—Income tax
Amount defaulted—Rs. 117895·62
Last date for payment—31st March 1958.

LIST OF PROPERTIES.

Sy. No. 387/1 at Kattur village pandaravaka verumpattom nilam nikath paramba 17½ cents, basic tax Re. 0·36 with building.

Approximate value—Rs. 12,000.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—കാട്ടൂർ.
കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര് — കൊല്ലാറ ശങ്കുണ്ണി കണ്ണൻ കുഞ്ഞി.
കുടിശ്ശികഇനം—ആദായനികുതി.
കുടിശ്ശികത്തുക—117895. 62 രൂപ.
അടയ്ക്കേണ്ട തീയതി—1958 ഏപ്രിൽ 31.

വസ്തുവിവരം.

കാട്ടൂർ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ നമ്പർ 387/1-ൽ പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലം നികത്തു് പറമ്പ്. 17½ സെന്റ് ബേസിക്ടാക്സ് 0.36 രൂ. കെട്ടിടമുണ്ട്.

മതിപ്പുവില—12,000 രൂപ.

(5)

6th March 1958.

Taluk—Mukundapuram
Village—Manavalassery
Name of defaulter—Kandon Kulath Lonappan Pyloth
Nature of arrears—Sales-tax
Amount defaulted—Rs. 3124·87
Last date for payment—29th March 1958.

LIST OF PROPERTIES.

Sy. No.	Nilam or purayidom	Area A	Area C	Tax Rs.
428/5	nilam	0	7	0·14
425/7	"	0	04	0·08
436/4	"	0	09	0·18
831/1	purayidom	0	31	0·62
1067/1	"	0	14	0·28
1067/2	"	1	39	2·78
1068/4	"	0	30	0·60
1068/5	"	0	06	0·12
1068/6	"	0	01½	0·04

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—മണവലശ്ശേരി.
കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്—കണ്ടംകുളത്തി ലോനപ്പൻ പൈലോത്ത്.
കുടിശ്ശികഇനം—വില്പനനികുതി.
കുടിശ്ശികത്തുക—3124 87 രൂപ.
അടയ്ക്കേണ്ട തീയതി—1958 മാർച്ച് 29.

വസ്തുവിവരം.

സർവ്വെ നമ്പർ 428/5-ൽ 7 സെൻറ നിലം. നികുതി 0.14 രൂ. സർവ്വെനമ്പർ 425/7-ൽ 4 സെൻറ നിലം. നികുതി 0.08 രൂ. സർവ്വെനമ്പർ 436/4-ൽ 9 സെൻറ നിലം നികുതി 0.18 രൂ. സർവ്വെനമ്പർ 831/1-ൽ 31 സെൻറ പുരയിടം. നികുതി 0.62 രൂ. സർവ്വെനമ്പർ 1067/1-ൽ 14 സെൻറ പുരയിടം. നികുതി 0.28 രൂ. സർവ്വെനമ്പർ 1067/2-ൽ 1 ഏക്കർ 39 സെൻറ പുരയിടം. നികുതി 2.78 രൂ. സർവ്വെ നമ്പർ 1068/4-ൽ 30 സെൻറ പുരയിടം നികുതി 0.60 രൂ. സർവ്വെനമ്പർ 1068/5-ൽ 6 സെൻറ പുരയിടം. നികുതി 0.12 രൂ. സർവ്വെനമ്പർ 1068/6-ൽ 1¼ സെൻറ പുരയിടം. നികുതി 0.04 രൂ.

മതിപ്പുവില—9000 രൂപ.

(6) *6th March 1958.*

Taluk—Mukundapuram
Village—Thottippal
Name of defaulter—Kothikkal Innappan Kochu Kuttan
Nature of arrears—Income-tax and Sales-tax
Amount defaulted—Rs. 2079·63
Last date for payment—29th March 1958.

LIST OF PROPERTIES.

Sy. No.	Paramba or nilam	Extent A	Extent C	Tax Rs.
43/1	paramba	0	10	0·15
43/3	„	0	38	0·59
464/1	nilam	0	68	·06
465/2	paramba	0	85	1·33
38	„	0	82	1·28
273	nilam	0	63	0·98
275	„	0	44	0·69
301	„	0	26	0·41
595/2	„	0	11½	0·19
42/1	paramba	0	04	0·06
42/3	„	1	11	1·73

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—തൊട്ടിപ്പാൾ.
കുടിശ്ശികക്കാരൻെറ പേര്—കൊത്തിക്കൽ ഇന്നപ്പൻ കൊച്ചുകുട്ടൻ.
കുടിശ്ശിക ഇനം—ആദായനികുതിയും, വില്പനനികുതിയും.
കുടിശ്ശികത്തുക—2079.63 രൂ.
അടയ്ക്കേണ്ട തീയതി—1958 മാർച്ച് 29.

വസ്തുവിവരം.

സർവ്വെ 43/1-ൽ 10 സെൻറ പറമ്പ്, നികുതി 0.15 രൂ. സർവ്വെ 43/3-ൽ 38 സെൻറ പറമ്പ്, നികുതി 0.59 രൂ. സർവ്വെ 464/1-ൽ 68 സെൻറ നിലം, നികുതി 1.06 രൂ. സർവ്വെ 465/2-ൽ 85 സെൻറ പറമ്പ്, നികുതി 1.33 രൂ. സർവ്വെ 38-ൽ 82 സെൻറ പറമ്പ്, നികുതി 1.28 രൂ. സർവ്വെ 273-ൽ 63 സെൻറ നിലം. നികുതി 0.98 രൂ. സർവ്വെ 275-ൽ 44 സെൻറ നിലം. നികുതി 0.69 രൂ. സർവ്വെ 301-ൽ 26 സെൻറ നിലം. നികുതി 0.41 രൂ. സർവ്വെ 595/2-ൽ 11½ സെൻറ നിലം. നികുതി 0.19 രൂ. സർവ്വെ 42/1-ൽ 4 സെൻറ പറമ്പ്, നികുതി 0.06 രൂ. സർവ്വെ 42/2-ൽ 1 ഏക്കർ 11 സെൻറ പറമ്പ്, നികുതി 1.73 രൂ.

മതിപ്പുവില—5425 രൂ.

Mukundapuram Taluk-Office, Irinjalakuda.

N. HARIHARA IYER, *Tahsildar.*

Chittur Taluk

NOTICE OF ATTACHMENT.

Take notice that as you have not paid or shown sufficient cause for the non-payment of sum noted below although the said sum has been duly demanded in writing from you, the landed property belonging to you is hereby placed under attachment; and that unless the arrear due by you with interest and other charges be paid within the date specified below, the landed property will be placed on nadupattam or brought to sale in due course of law. You will further take notice that from the date of this attachment notice until the date of sale or placing on nadupattom of your land hereby attached, you are, and will be held liable for all kists thereon accruing, and the said kists will be demanded of, and levied from you as arrears of land revenue. If you have any objection to the land being placed on nadupattom, you are required to state so within seven days from the date of this notice.

നിങ്ങൾ കീഴ്‌ക്കാണുന്ന തുക കുടിശ്ശികയായി രേഖാമൂലം നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തീർക്കുവാനോ തീർക്കാതിരിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള ഭൂസ്വത്ത് ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യയും പലിശയും മററു ചെലവുകളും താഴെ പറയുന്ന തീയതിക്കു മുമ്പ് തീർക്കാതിരുന്നാൽ ആ ഭൂസ്വത്ത് നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ നിയമപ്രകാരം വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഇതുപ്രകാരം ജപ്തിയാക്കിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭൂസ്വത്തിനെ വില്ക്കുകയോ നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന തീയതി വരെ ആ ഭൂസ്വത്തിന്മേൽ ചുമത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കിസ്തുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണെന്നും ആ കിസ്തുകൾ ഭൂനികുതി ബാക്കിയെപ്പോലെ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ട് വസൂലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഭൂമി നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതിൽ വല്ല നിങ്ങൾക്കു വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതിമുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

(1)

21st March 1958.

Taluk—Chittur
Village—Kozhinjampara
Name of defaulter—Ambrose S/o Santhoppanayakkan Thodiveettil House, Pazaniyarpalayam
Nature of default—Water cess arrears
Amount to be paid—Rs. 269·76 and process fee
Date due for payment—20-4-1958.

DESCRIPTION OF PROPERTIES.

Sy. No.	Area A.	Area C.	Nilam or paramba.
45/1	0	40	Nilam
53/1	0	37	do.
53/3	0	15	do.
54	1	50	do.

An extent of 2 acres 42 cents of nilam in the above Sy. Nos. in Kozhijampara village held on Kannom right by the defaulter under the Jemmi Condathu Iravi Krishnanunni valia Mannadiar and all improvements there on.

Approximate value—Rs. 25,00.

താലൂക്ക്—ചിററൂർ. വില്ലേജ്—കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ.
കുടിശ്ശികക്കാരൻെറ പേര്—പഴനിയാർ പാളയം തൊടി വീട്ടിൽ ശാന്തപ്പനായകൻ മകൻ അംബ്രൂസ്.
കുടിശ്ശിക ഇനം—[illegible].
കുടിശ്ശികത്തുക—269.67 രൂ.
കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കേണ്ട തീയതി—1958 ഏപ്രിൽ 20.

വസ്തുവിവരം.

സർവ്വെ 45/1-ൽ 40 സെൻറ നിലം. നികുതി 0.80 രൂ. സർവ്വെ 53/1-ൽ 37 സെൻറ നിലം, നികുതി 0.74 രൂ. സർവ്വെ 53/3-ൽ 15 സെൻറ നിലം, നികുതി 0.30 രൂ. സർവ്വെ 54-ൽ 1 ഏക്കർ 50 സെൻറ നിലം, നികുതി 3.00 രൂ.

മതിപ്പുവില—2500 രൂ.

വരകം 5-ാം നമ്പർ ജന്മിയായ ചൊണ്ടത്ത് ഇരവി കൃഷ്ണനുണ്ണി വലിയ മന്നാടിയാർ പേരിൽ ഈ പതിവിട്ടുള്ളതും കാണവകാശം തീറവഴി അംബ്രൂസിന് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും ആകുന്നു. മേൽ ചാർത്തവകാശമാണ് ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

(2)

25th March 1958

Taluk—Chittur
Village—Kozhinjampara
Name of defaulter—Santhu Raothar, S/o Mather Raothar Kullarampalayam
Nature of default—Water cess arrears
Amount defaulted—Rs. 67·52 and process fees
Date due for payment—25-4-1958.

DESCRIPTION OF PROPERTIES.

Kozhinjampara village Sy. No. 66/1 extent 60 cents nilam.

An extent 60 cents of nilam in the above Sy. No. in Kozhinjampara village held on Kannom right by the defaulter under the Jenmi Chondathu Iravi Krishnanunni valiya Mannadiar and all improvements thereon.

Approximate value—Rs. 500.

താലൂക്ക്—ചിറക്കൽ. വില്ലേജ്—[illegible].
കടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്—[illegible] മകൻ [illegible].
കടിശ്ശികയിനം—സർക്കാർ സിസ്റ്റം തീർവ കടിശ്ശിക.
കടിശ്ശികത്തുക—67.52 രു.
കടിശ്ശിക അടയ്ക്കേണ്ട തിയതി—1958 ഏപ്രിൽ 25.

വസ്തുവിവരം.

സർവ്വേ 66/1-ൽ 60 സെന്റ് നിലം, നികുതി 1.20 രു.
മതിപ്പുവില—500 രു.
വസ്തു 5-ാംനമ്പർ [illegible] ചൊവ്വ [illegible] വലിയ മനോടിയാർ [illegible] പതി [illegible] തീർവ കടിശ്ശികക്കാരന് [illegible] സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

K. SANKUNNI NAIR,
Tahsildar.

PALGHAT DISTRICT

NOTIFICATIONS.

Ref. A. 1. 11656/58.2. *9th June 1958.*

Sri P. Kelukutty Menon, Tahsildor, allotted to Palghat District by tho Board of Revenue, Trivandrum, for posting, is posted as Special Tahsildar for Land Acquisition, Mangalam Project, Manhapra, vice Sri M. Gopalakrishna Panickor, who has applied for leavo.

(2)

Ref. A-1-3012/58-2. *10th June 1958.*

1. Sri E. J. Kurlakku, latoly Personal Assistant to the District Collector Cannanoro, who stands revertod and allotted to Palghot District for the posting as Tahsildar, is posled as Special Tahsildar for land acquisition (Highways) Ponnani, vice Sri K. Kunheedu transforrod.

2. Srl K. Kunheedu, Special Tahsildor for land ocquisition (Highways) Ponnoni, on reliof to be Tahsildar, Ponnani vice Sri P. A. Subramannia Iyer.

3. Sri P. A. Subramannia Iyer, Temporary Tahsildar, Ponnani on reliof to be temporary Special Tahsildar for Irrigotion; Palghat vice Sri V. K. Balakrishno Menon, the junior mosl temporary Tahsildar reverted.

District Collector's Office, Palghat.

P. J. FRANCIS,
District Collector in-charge.

LATE NOTIFICATIONS

NOTIFICATION

No. RE. 1 (A) 7410/58. *19th June 1958.*

Shri K. Narayana Pillai, acting Tahsildor, Vaikom (on leavo) is granted subject to oligibility Privilege Leavo for one month and 15 doys with effect from 16-5-1958 in continuotion of the Privilege Leove for one month ond 15 doys olready sanctioned to him.

Office of the Board of Revenue, Trivandrum.

A. SETHUMADHAVA MENON,
Secretary.

NOTIFICATION

(1)

No. SR1-16716/58. *19th June 1958.*

1. Sri M. Appukuttan Nair, Ag. Secretory, Sales Tax Appellote Tribunol, Trivandrum is transforrod and postod as Ag. Inspecting Asst. Commissioner of Agrl. Income Tox & Soles Tax, Kozhikode.

2. Sri M. Bhaskara Menon, Ag. Inspecting Asst. Commissioner of Agri. Incomo Tax & Sales Tax, Kozhikode is transferrod and posted as Ag. Secretary, Sales Tax Appellate Tribunal, Trivandrum.

(2)

No. SR1-15230/58. *19th June 1958.*

1. Sri M. Perumal Pillai, Acting Intelligence Officer on Rs. 250-450 South Zone, Quilon is transferred and posted as Ag. Inspecting Asst. Commissioner of Agrl. Income Tax & Sales Tax, on Rs. 250-450 Trivandrum.

2. Sri T. R. Subramonia Iyer, Ag. Inspecting Asst. Commissionor of Agrl. Incomo Tax & Sales Tax on Rs. 250-450 Trivondrum Is reverted to the grade of Rs. 200-300 and posted as Sales Tax Officer on Rs. 200-300 III Circle, Kozhikode.

3. Sri V. Subramoniam, Ag. Sales Tax Officer on Rs. 150-250 III Circle, Alleppey is transferred and posted as Ag. Intelligonce Officer on Rs. 150-250, South Zone, Quilon against the vocancy on Rs. 200-300.

Office of the Boord of Revenue, Trivandrum.

V. VENKITACHALAM IYER,
Secretary. (Taxes)

TRIVANDRUM DISTRICT—(*Contd.*)

NOTIFICATION.

20th June 1958.

Notice under section 9 of Act XI of 1089 as continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act of 1125.

Whereas Government have resolved and intond to take possession of the lands mentioned in the sub-joined schedule for the purpose to wit for Construction of a road from Kadakkal to Chadayamongalam, all persons claiming any interests in the said lands are hereby required to appoar before my camp at Chadayamangolam Village Office on 9-7-1958 either in person or by agent to state to the undersigned the nature of their respective interests, particulars of their claims for compensation which they may claim.

[തിരുവനന്തപുരം പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. സ്പെഷ്യൽ സർക്കിൾ സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസിൽനിന്നും 1089-ാമാണ്ടത്തെ 11-ാം ആക്റ്റ് 9-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന നോട്ടീസ്.]

കടയ്ക്കൽ ചടയമംഗലം റോഡു വകയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ഗവണ്മെന്റിലേയ്ക്കു കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതക്കാരും ക്ലെയിമുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകളും അവർതന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തരമോ സകല തെളിവുകളോടുംകൂടി 1958 ജൂലായ് മാസം 9-ാംനു ചടയമംഗലം വില്ലേജാഫീസിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണം. ആ പത്രികയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും തരവും ബാദ്ധ്യതക്കാർ വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

SCHEDULE.

1. 1 cent and 90 sq. links of land from Sy. No. 327-A-3-2 of Chodayomangalam Villoge, Kottarokara Taluk registered in the name of Karthiyoyani Pillai Janoki Pillai of Koipurothu Veodu and in the enjoyment of Kochikka Peerukannu, do. veedu ond do. village.

2. 4 cents and 100 sq. links of land from Sy. No. 327-14A-1 of do. villoge registered in the name and in the enjoyment of Sonkara Pilloi Ramakrishna Pilloi of Thekkedathu veedu, Trikkanamangal, Kottorakara villogo and do. Taluk.

3. 5 cents and 130 sq. links of land from Sy. No. 327/17-1 of do. village registered in the name and in tho enjoyment of Kochikka Peerukannu of do. Mnri and Chadayamangalam village and do. Taluk.

4. 19 cents of land from Sy. No. 327/18/1 of do. village registered in the name and in the

enjoyment of Narayani Amma Lekshmi Amma of Mannuru veedu, do. Muri and do. Village.

5. 28 cents and 375 sq. links of land from Sy. No. 327/19A-3 1 of do. village registered in the name and in the enjoyment of Karthiyayani Pillai Janaki Pillai of Koipurathu veedu, of do. muri do. village.

6. 3 cents and 750 sq. links of land from Sy. No. 327-19-B-2-1 of do. village registered in the name and in the enjoyment of Abdul Kadhir Subhaidha Beevi of Puthen Veedu, Paruthi Poika and Planottu Muri and do. village and do. Taluk.

വസ്തുവിവരം.

1. കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിൽ ചടയമംഗലം വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ കോയിപ്പുറത്തുവീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള ജാനകിപ്പിള്ള മുതൽപേരിൽ പതിവു് ചെയ്ത് കൊച്ചിക്കാ പിള്ളയും് അനുഭവിച്ചുവരുന്ന ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 327/A/3/2-ൽ 1 സെന്റ 90 ച. ലിംഗ്സ് പുരയിടം.

2. ടി താലൂക്കിൽ കൊട്ടാരക്കര വില്ലേജിൽ തുണ്ടുകൾ തെക്കേതുണ്ടു വീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള നാരായണിപ്പിള്ള പേരിൽ പതിവു് ചെയ്ത് അനുഭവിച്ചുവരുന്ന ചടയമംഗലം വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 327/14A/1-ൽ 4 സെന്റ 100 ച. ലിംഗ്സ് സ്ഥലം.

3. ടി താലൂക്കിൽ ചടയമംഗലം വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ കൊച്ചിക്കര പിള്ളയുടെ പേരിൽ പതിവു് ചെയ്ത് അനുഭവിച്ചുവരുന്ന ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 327/17/1-ൽ 5 സെന്റ 130 ച. ലിംഗ്സ് സ്ഥലം.

4. ടി താലൂക്കിൽ ചടയമംഗലം വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ മണ്ണൂർ വീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ മുതൽപേരിൽ പതിവു് ചെയ്ത് അനുഭവിച്ചുവരുന്ന ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 327/18/1-ൽ 19 സെന്റ സ്ഥലം.

5. ടി താലൂക്കിൽ ടി വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ കോയിപ്പുറത്തു വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള ജാനകിപ്പിള്ള മുതൽപേരിൽ പതിവു് ചെയ്ത് മുതൽപേർ അനുഭവിച്ചുവരുന്ന ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 327/19A/3/1-ൽ 28 സെന്റ 375 ച. ലിംഗ്സ് സ്ഥലം.

6. ടി താലൂക്കിൽ ടി വില്ലേജിൽ പ്ലാമൂട്ടുകോട്ട മുറിയിൽ പരുത്തിപൊയ്ക എന്ന സ്ഥലത്തു് പുത്തൻവീട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ സുബൈദാ ബീവി പേരിൽ പതിവു് ചെയ്ത് അനുഭവിച്ചുവരുന്ന ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 327/19B/2/1-ൽ 3 സെന്റ 750 ച. ലിംഗ്സ് സ്ഥലം.

Office of the Special Land Acquisition Officer, P. W. D., Southern Circle, Trivandrum.

Y. SAMUEL,
Special Land Acquisition Officer.

Nedumangad Taluk (Contd.)

NOTICE

നെടുമങ്ങാട്ട് താലൂക്കകച്ചേരിയിൽ നിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്ടിന്റെ 36-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു്.

താഴെ വിവരിക്കുന്ന പേരുകാരുടെ പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള കുടിശ്ശികക്കു് പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കളെ ജപ്തിചെയ്തു് വില്ലേജാഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ, ആയതിനെ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും വച്ചു് ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി ലേലം വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുക ലേലം വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ 100-ന് 15 വീതമുള്ള തുക ഉടനെ ഡെപ്പോസിറ്റായും ബാക്കി 30 ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും, അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആവർത്തിച്ച ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കുടിശ്ശിക ആക്ടിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആവർത്തനലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആദ്യലേലക്കാരനു് അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കൂടാതെ ഡെപ്പോസിറ്റായി വച്ചിട്ടുള്ള തുക നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു. ലേലംകഴിഞ്ഞു 30 ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരനു് പണമടക്കാതെ വരുന്നതായാൽ ആയതു് ഈ കച്ചേരിയിൽ തന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

പട്ടിക.

(1)

1958 മെയ് 13.

വില്ലേജ്—ഉഴമലയ്ക്കൽ ഏ.

ലേലം—1958 ജൂലൈ മാസം 18-ാം തീയതി പകൽ 2 മണിക്കു് നെടുമങ്ങാട്ട് താലൂക്കകച്ചേരിയിൽ വച്ചു്.

നെടുമങ്ങാട്ട്, എലിയാവൂരുള്ള പബ്ലിക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ, കുടിശ്ശികക്കായി നെടുമങ്ങാട്ട വില്ലേജിൽ കരുപ്പൂര് മുറിയിൽ സാലിഹാ മൻസിലിൽ സുൽത്താൻപിള്ള മുഹമ്മദ് ഹനീഫ തീർവ്വാനുള്ള 7641.50 രൂപയും പലിശയും ആയി ടിയാന്റെ വക ഉഴമലക്കൽ വില്ലേജിൽ 2117-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരമുള്ള റീസർവ്വേ 1652/1-ൽ 98 സെന്റും 1652/2-ൽ 48 സെന്റും, 1652/3-ൽ 84 സെന്റും 1652/4-ൽ 62 സെന്റും 1653/1-ൽ 1 ഏക്കർ 24 സെന്റും, 1653/2-ൽ 2 ഏക്കർ 55 സെന്റും ഉൾപ്പെടെ 6 ഏക്കർ 70 സെന്റ സ്ഥലം.

(2)

1958 ജൂൺ 12.

ലേലതീയതിയും സമയവും—1958 ജൂലായ് 18-ാം പകൽ 2 മണിക്കു് നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കകച്ചേരിയിൽവച്ചു്.

വില്ലേജ്—ഉഴമലക്കൽ ബി

പട്ടിക.

1. 195-ാം നമ്പർ പട്ടയപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരത്തു വഞ്ചിയൂർ മുറിയിൽ മംഗലത്തുപുത്തൻവീട്ടിൽ N. ശിവശങ്കരൻ നായർ തീർക്കേണ്ട 1957 വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക 87.24 രൂപയ്ക്കു് റീസർവ്വേ 2365/1-ൽ 4 ഏക്കർ 18 സെന്റ പുരയിടം.

2. 85-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഉഴമലയ്ക്കൽ ബി വില്ലേജിൽ ചിറവിള മുറിയിൽ മണ്ണൂർകുഴി പുത്തൻവീട്ടിൽ ശങ്കരിയമ്മ ഗോപാലൻ 1957വരെ തീർക്കേണ്ട കുടിശ്ശിക 11.44 രൂ. തീർവ്വാനുള്ളതിനു് റീസർവ്വേ 2426-ൽ 63 സെന്റ നിലം.

3. 108-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഉഴമലയ്ക്കൽ ബി വില്ലേജിൽ ചിറവിള മുറിയിൽ മണ്ണൂർകുഴി പുത്തൻവീട്ടിൽ പാച്ചി സരോജിനി 1957 വരെ തീർക്കേണ്ട കുടിശ്ശിക 6.57 രൂ. തീർവ്വാനുള്ളതിനു് റീസർവ്വേ 2426/3-ൽ 21 സെന്റ നിലം.

4. 130-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം നെടുമങ്ങാട്ട വില്ലേജിൽ ചെല്ലാംകോട്ട രാമപുരത്തു പൊയ്കയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള വാസുദേവപിള്ള 1957-ൽ തീർക്കേണ്ട കുടിശ്ശിക 4.81 രൂ തീർവ്വാനുള്ളതിനു് സർവ്വേ 3155-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

5. 808-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഈ വില്ലേജിൽ ചിറവിള മുറിയിൽ ആനാട്ടുകോണത്തു വടക്കേക്കരപുത്തൻവീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഹനീഫാ ബീവി 1957-ൽ തീർക്കേണ്ട കുടിശ്ശിക 7.75 രൂ. തീർവ്വാനുള്ളതിനു് റീസർവ്വേ 3132/2-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

6. 2005-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഈ വില്ലേജിൽ എലിയാവൂര് മുറിയിൽ കിഴക്കേവീട്ടിൽ ഗോപാലപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള 1957 വരെ തീർക്കേണ്ട കുടിശ്ശിക 8.59 രൂ. തീർവ്വാനുള്ളതിനു് റീസർവ്വേ 3649-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

7. 2162-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ചിറവിള മുറിയിൽ പേരില തെക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ പാലകൃഷ്ണൻ 1957വരെ തീർക്കേണ്ട കുടിശ്ശിക 5.81 രൂ. തീർവ്വാനുള്ളതിനു് സർവ്വേ 2399.2-ൽ 50 സെന്റ പുരയിടം.

8. 3279-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഈ വില്ലേജിൽ ചിറവിള മുറിയിൽ തെക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ വേലായുധൻ നാടാർ രാമൃഷൻ നാടാർ 1957വരെ തീർക്കേണ്ട കുടിശ്ശിക 7.19 രൂ. തീർവ്വാനുള്ളതിനു് റീസർവ്വേ 2609/2.2-ൽ 34 സെന്റ പുരയിടവും ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതാകുന്നു.

(3)

1958 ജൂൺ 12.

ലേലതീയതിയും സമയവും—1958 ജൂലായ് 18-ാം പകൽ 2മണിക്കു് നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കകച്ചേരിയിൽവച്ചു്.

വില്ലേജ്—ആനാട്ട് ബി

1. 248-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പനവൂർ തെക്കേക്കോണത്തു വീട്ടിൽ ബീവി ഉമ്മാൾ ആയിഷാബീവി തീർവ്വാനുള്ള 5.53 രൂപക്കു് റീസർവ്വേ 3351/2-ൽ കിഴക്കേതിൽ 14 സെന്റ നിലം.

2. 471-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പുല്ലാമല തെക്കേക്കര പുരയിടത്തിൽ നീലമ്പി കുമാരൻ തീർവ്വാനുള്ള 5.84 രൂപക്കു് റീസർവ്വേ 3685/5-ൽ 1 ഏക്കർ 54 സെന്റ പുരയിടം.

3. 832-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം പേരയത്തു തെക്കേക്കര വീട്ടിൽ ദേവകി കല്യാണി തീർവ്വാനുള്ള 7.11 രൂപക്കു് റീസർവ്വേ 3945/1-ൽ വടക്കേതിൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

4. 915-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം തീർത്ഥംകര പറങ്കിവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ വാസൻ ബാലകൃഷ്ണൻ തീർവ്വാനുള്ള 4.78 രൂപക്കു് റീസർവ്വേ 3170/1-ൽ തെക്കേതിൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

5. 945-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ഇളവട്ടത്തു കിഴക്കേക്കര പനവിളക്കോണത്തു വീട്ടിൽ ഹസ്സൻബീവി ആയിഷാബീവി തീർവ്വാനുള്ള 6.76 രൂപക്കു് റീസർവ്വേ 1895/3.4-ൽ കിഴക്കേതിൽ 25 സെന്റ പുരയിടം.

6. 955-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വെളുട്ട വീട്ടിൽ കൊച്ചുപ്പി രേവതി തീർക്കാനുള്ള 7.89 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 1884/10-ൽ 24 സെൻറ നിലം.

7. 1027-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി മാങ്കുഴി കിഴക്കേകര പുത്തൻ വീട്ടിൽ കേശവരാമൻ പ്രഭാകരൻ തീർക്കാനുള്ള 16.26 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 3386/2-ൽ 1 ഏക്കർ 23 സെൻറ പുരയിടം.

8. 1091-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ചെപ്പാലോട്ടുകുഴി കിഴക്കേകര കരിമ്പുവിളക്കത്ത് വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ നാരായണൻ തീർക്കാനുള്ള 6.56 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 3880/2-ൽ 29 സെൻറ പുരയിടം.

9. 1146-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഏറത്തു [മുട്ടത്ത] വീട്ടിൽ ജാനകിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ തീർക്കാനുള്ള 9.09 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 4020-ൽ വടക്കരാം 50 സെൻറ പുരയിടം.

10. 1716-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി തിരുമംകര വടക്കേകര പുരയിടത്തിൽ ചാത്തൻ അയ്യപ്പൻ തീർക്കാനുള്ള 7.38 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 3271/58-ൽ 2 ഏക്കർ 67 സെൻറ പുരയിടം.

11. 1741-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പുള്ളിമാന്തുർ തടത്തിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ പീതാംബരൻ മറിയംബീവി തീർക്കാനുള്ള 6.38 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 1796/1-ൽ കിഴക്കരാം 14 സെൻറ നിലം.

12. 1766-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ഏതലക്കുന്നിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ രാമൻ കാളിയമ്മ തീർക്കാനുള്ള 5.36 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 3847/2-ൽ 1 ഏക്കർ 79 സെൻറ പുരയിടം.

13. 1792-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ദേവീപാറ തെക്കേകര തെററിക്കുന്നവീട്ടിൽ തോമസ് ലേവി തീർക്കാനുള്ള 15.30 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 3271/119-ൽ 1 ഏക്കർ 19 സെൻറ പുരയിടം.

14. 1858-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കാര്യാട്ടുമംഗലത്തുരിവീട്ടിൽ ഗൗരിയമ്മ ദേവകിയമ്മ തീർക്കാനുള്ള 5.75 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 4125/1-ൽ 12 സെൻറ നിലം.

15. 1906-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കൊന്നക്കുട്ടമൺപുറത്തു തെക്കേകര പാറയംവിളാകത്തു വീട്ടിൽ കൊച്ചു സരസ്വതി തീർക്കാനുള്ള 5.98 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 4488/1-ൽ വടക്കേയറം 25 സെൻറ പുരയിടം.

16. 1979-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി പാലുവള്ളി കിഴക്കേകര പുരയിടത്തിൽ നാണ പാർവ്വതി തീർക്കാനുള്ള 7.65 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 3271/159-ൽ 1 ഏക്കർ 58 സെൻറ പുരയിടം.

17. 2032-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ലണ്ടൻമിഷൻ വീട്ടിൽ ജേക്കബിൻ താംസൻ തീർക്കാനുള്ള 5.60 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 3271/88-ൽ തെക്കേത്തറം 30 സെൻറ പുരയിടം.

18. 2046-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കൊച്ചാനയക്കോണത്തു വിളയിൽ വീട്ടിൽ ആഷ്യാ ഉമ്മാൾ സുലൈഖാ ഉമ്മാൾ തീർക്കാനുള്ള 6.03 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 3249/2-3-ൽ വടക്കരാം 30 സെൻറ പുരയിടം.

19. 2262-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി വലിയവിളാകത്തു വീട്ടിൽ ചെല്ലമ്മറമ്മ വെളുത്ത അഹമ്മദലി ലെബ്ബുൻ തീർക്കാനുള്ള 32.78 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 2010/1-ൽ 2 ഏക്കർ 46½ സെൻറ പുരയിടം.

20. 2298-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ചൊറാണോട്ടുവരമ്പത്തുരിവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള അയ്യപ്പൻ പിള്ള തീർക്കാനുള്ള 5.58 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 2280/1-ൽ തെക്കരാം 25 സെൻറ പുരയിടം.

21. 2299-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ചൊറാണോട്ടുവരമ്പത്തുരിവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള അയ്യപ്പൻപിള്ള തീർക്കാനുള്ള 4.82 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 2280/3-ൽ 15 സെൻറ നിലം.

22. 2328-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി കരിക്കുഴി ലക്ഷ്മി വിലാസത്തുവീട്ടിൽ ചക്കിയമ്മ രോഹിണിയമ്മ തീർക്കാനുള്ള 6.40 രൂപക്ക് റീസർവ്വെ 2393/6-ൽ കിഴക്കരാം 40 സെൻറ പുരയിടം.

നെടുമങ്ങാട്. എ. ചക്രപാണി,
തഹശിൽദാർ.

ERNAKULAM DISTRICT (contd.)

NOTIFICATION

എൽ. എ. 1-273/57. 1958 ജൂൺ 16.

ആലുവാ സ്റ്റേഷൻ ശൈവെ പൊന്നം വില്ലേജ്ജ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറാഫീസിൽ നിന്നും 1089-ാമാണ്ടത്തെ 11-ാം ആക്ററ് 9-ാം വകുപ്പും പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്നവകയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്നവസ്തു ഗവൺമെൻറിലേക്കിനിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാബാദ്ധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകളും അവർതന്നെയോ കയ്യെഴുതൻ മുഖാന്തിരമോ സകല തെളിവുകളോടുകൂടി താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിൽ ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കയ്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആവിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്കുവേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മേലെഴുതിയ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടതായ 17-ാം വകുപ്പിൻ പ്രകാരം അടിയന്തരമായിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിൽനിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

ആവശ്യം—47-ാംനമ്പർ നാഷണൽ ഹൈവേ നന്നാക്കുന്ന വകയ്ക്ക്.

കയ്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിക്കേണ്ട തീയതി—1958 ജൂലൈ മാസം 10-ാംനു പകൽ 10 മണിക്ക്.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക്—കണയന്നൂർ. വില്ലേജ്—തൃക്കാക്കര വടക്ക്.

1. കേസ് നമ്പർ 91/58. ബ്രിട്ടീഷ് കൊച്ചിയിൽ കൽവത്തിയിൽ വലിയപറമ്പായ തോട്ടു പാട്ടത്തിലിരിക്കും ബാവ എന്ന വിളിക്കുന്ന അലിയാരു കുഞ്ഞിന്റെ മകൻ കൺടക്ടർ ആലുങ്കൽ അബ്ദുൽറഹിമാൻ കുട്ടി പേരിലും അനുഭവത്തിലുമിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 714/2-ൽ 6 സെൻറ 500 ച. ലി. നിലം.

2. കേസ് നമ്പർ 92/58. ഇടപ്പള്ളി വടക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ ചുററപാട്ട കരയിൽ ഏലുങ്ങള്ളർ സ്വരൂപം പേരിലും പുതുപ്പള്ളിപ്പും കരയിൽ കരിയപ്പള്ളി യിൽ കുഞ്ഞമ്മ മിരാൻ കൈവശം വെച്ചുവരുന്നതുമായ ഏലുങ്ങള്ളർ സ്വരൂപം വക വിരുത്തി സർവ്വെ 714/4എ-ൽ 2 സെൻറ 400 ച. ലി. നിലം.

3. കേസ് നമ്പർ 93/58. ഇടപ്പള്ളി തെക്കുംഭാഗം ഇരുമക്കര കരയിൽ കിഴക്കേ പുവമ്പള്ളി വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുയന്നിയമ്മ ശങ്കരദേവിയമ്മ പേരിലും അനുഭവത്തിലുമിരിക്കുന്ന പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 714/8ബി/1-ൽ 1 സെൻറ 560 ച. ലിംഗ്സും, 714/7-ൽ 4 സെൻറ 940 ച. ലി. നിലം.

4. കേസ് നമ്പർ 95/58. പുതുപ്പള്ളിപ്പും കരയിൽ പടിഞ്ഞാറെ നെട്ടാവേലിപ്പറമ്പിൽ പാർക്കും ചെല്ലപ്പറമ്പിൽ അടിമ കുടിയാപേരിലും ഞാലകം കരയിൽ പെരിയകുന്നത്ത് കൊച്ചുണ്ണി കുഞ്ഞമ്മ പേരിലും ടി കുഞ്ഞമ്മയുടെ തന്നെ അനുഭവത്തിലുള്ള സർവ്വെ 715/9എ-ൽ പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം 4 സെൻറ 450 ച. ലി. നിലം.

5. കേസ് നമ്പർ 96/58. ഇടപ്പള്ളി വടക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ ചുററപാട്ട കരയിൽ മാതേപ്പള്ളി വീട്ടിൽ കല്യാണി പാറക്കുട്ടിയമ്മ, കുഞ്ഞൻകുട്ടിപ്പണിക്കർ, ശിവശങ്കരപ്പണിക്കർ, ആനന്ദവല്ലിയമ്മ എന്നിവരുടെ പേരിലും ഞാലകം കരയിൽ പെരിയംകുന്നത്ത് കൊച്ചുണ്ണി കുഞ്ഞമ്മയുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള സർവ്വെ 715/9ബി-ൽ പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം 3 സെൻറ 10 ച. ലി. നിലം.

6. കേസ് നമ്പർ 97/58. ഞാലകം കരയിൽ കല്ലുപ്പുരത്ത് മിതിയൻ കുട്ടി പേരിലും തൃക്കാക്കര നോർത്ത് വില്ലേജിൽ പുതുപ്പള്ളിപ്പും കരയിൽ തെക്കേകാട്ടിപ്പറമ്പിൽ പാർക്കും പഴങ്ങാട്ട് മക്കാർ കുട്ടി കൈവശം വെച്ചുവരുന്നതുമായ സർവ്വെ 712/2-ൽ പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം 32 സെൻറ നിലം.

7. കേസ് നമ്പർ 98/58. ഞാലകം കരയിൽ കുടിയിരിപ്പിൽ കാതിയകുട്ടി അഹമ്മദ് പേരിലും അനുഭവത്തിലുമുള്ള സർവ്വെ 712/3/2-ൽ പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം 9 സെൻറ നിലം.

8. കേസ് നമ്പർ 99/58. ഞാലകം കരയിൽ ഞാറക്കാട്ടിൽ പാർക്കും കുടിയിരിക്കൽ കാതിരു് കാതിരു് കുട്ടി പേരിലും, ടി കുടിയിരിപ്പിൽ കാതിരു് അഹമ്മദ്, പരിയമ്മ്, കൊച്ചുമരയ്ക്കാർ, അദ്ദു, കൊച്ചുബാനി എന്നിവരുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലുമിരിക്കുന്ന സർവ്വെ 712/3/1-ൽ പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം 23 സെൻറ നിലം.

9. കേസ് നമ്പർ 100/58. ഞാലകം കരയിൽ കിഴക്കേര പറമ്പിൽ പാർക്കും കുടിലിപ്പറമ്പിൽ മരയ്ക്കാർ മിരാൻ പേരിലും ഞാലകം കരയിൽ ഏടത്തൊട്ടിൽ പുരയിടത്തിൽ പാർക്കും കുടിലിപ്പറമ്പിൽ കാതറു് അബൂബക്കർ ടിയിൽ കൊച്ചുമരയ്ക്കാർ എന്നിവരുടെ അനുഭവത്തിലുമുള്ള സർവ്വെ 712/12/ബി1-ൽ പണ്ടാരവകപാട്ടം 41 സെൻറും 712/1-ൽ 15 സെൻറും നിലം.

10. കേസ് നമ്പർ 101/58. കണയന്നൂർ താലൂക്ക് എറണാകുളം വില്ലേജ് തൃക്കണാർവട്ടം ദേശത്ത് ആലുങ്ങാപറമ്പിൽ സുലൈമാൻ കൊച്ചുപെണ്ണ് പേരിലും അനുഭവത്തിലുമുള്ള സർവ്വെ 712/13-ൽ പണ്ടാരവകപാട്ടം 13 സെൻറ 700 ച. ലി. നിലം.

11. കേസ് നമ്പർ 102/58. ഇടപ്പള്ളി വടക്ക് വില്ലേജിൽ മരനേക്കര താലികപ്പറമ്പ് മറ്റത്തിലിരിക്കും നെട്ടമ്പള്ളി പുത്തൻ വീട്ടിൽ പാപ്പി ലക്ഷ്മിയമ്മ പാപ്പി

കാർത്ത്യായനിയമ്മ കാർത്ത്യായനിയമ്മ മകൻ രാമൻകുട്ടി അച്യുതൻ, ഗൗരിക്കുട്ടി, പരമേശ്വരൻ, ദാമോദരൻ, സരസ്വതി ഇവർ പേരിലും ടി വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ ഗൗരിക്കുട്ടിയമ്മ, മകൾ വേണുഗോപാല മേനോൻ, രാജലക്ഷ്മി, ശ്യാമപ്രസാദ്, പത്മകുമാരി എന്നിവരുടെ കൈവശാനുഭവത്തിലുമുള്ള സർവ്വേ 712/14/2-ൽ എളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം വിസ്തീർണ്ണം 9 സെന്റ് 100 ച. ലി നിലം.

12. കേസ് നമ്പർ 103/58. ഇടപ്പള്ളി വടക്ക് വില്ലേജ് പോണേക്കര കാട്ടിക്കുന്നു മഠത്തിലിരിക്കും ചെറുവള്ളിയിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ പാപ്പിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ മകൾ കാർത്ത്യായനിയമ്മ, കാർത്ത്യായനിയമ്മ മകൻ രാമൻകുട്ടി അച്യുതൻ, ഗൗരിക്കുട്ടി, പരമേശ്വരൻ, ദാമോദരൻ, സരസ്വതി ഇവർ പേരിലും ടി വീട്ടിൽ കുട്ടൻമേനോൻ പരമേശ്വരമേനോൻ കൈവശംവച്ചനുഭവിച്ചുവരുന്നതുമായ സർവ്വേ 712/14/1-ൽ എളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം വിസ്തീർണ്ണം 6 സെന്റ് 800 ച. ലി. നിലം.

13. കേസ് നമ്പർ 104/58. ഇടപ്പള്ളി തെക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ പുറംപാട്ടകരയിൽ എളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം പേരിലും അനുഭവത്തിലുമുള്ള സർവ്വേ 712/15-ൽ 5 സെന്റ് 550 ച. ലി. നിലവും ടി നിലത്തിലെ സ്ഥലത്തു നില്ക്കുന്ന വക വില്ലേജിൽ പുതുപ്പള്ളിപ്രം കരയിൽ ഇല്ലിക്കൽ അബ്ദുൾ ഖാദർ കൈവശത്തിലും മേൽക്കൂര കുടിയിരിപ്പുമായ പാട്ടപാടിക്ക് വന്നം.

14. കേസ് നമ്പർ 105/58. വട്ടേക്കുന്നം കരയിൽ തെക്കേത്തു താമസം കല്ലുപുരയ്ക്കൽ കുട്ടിഹസ്സൻ ഭാര്യ ഖദീജാ ഉമ്മാ പേരിലും അനുഭവത്തിലുമുള്ള സർവ്വേ 712/18-ൽ പണയ പാട്ടംവക 1 സെന്റ് 300 ച. ലി. നിലം.

15. കേസ് നമ്പർ 106/58. പുതുപ്പള്ളിപ്രം കരയിൽ തെക്കേത്തു കൊച്ചുവാവാ പരീക്കു പേരിലും വട്ടേക്കുന്നത്തു കരയിൽ തെക്കേത്തു താമസിക്കും കല്ലുപുരയ്ക്കൽ കുട്ടിഹസ്സൻ ഭാര്യ ഖദീജാ ഉമ്മാ കൈവശാനുഭവത്തിലുള്ളതുമായ സർവ്വേ 712/19-ൽ എളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം വിസ്തീർണ്ണം 9 സെന്റ് 300 ച. ലി. നാകത്തു നിലം.

പി. ശ്രീരാഘവൻപിള്ള,
സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ.

REGISTERED No. M. 4631.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART III

Co-operative Department

NOTIFICATION

Rc. No. 2790/58 MBR(ii).

Dated, the 18th Juno, 1958/28th Jaishta, 1880.

Tho Registrar of Co-operative Societios, Trivandrum, has undor Section 44(1) of tho Madras Co-operativo Socloties Act VI of 1932, cancelled tho registration of the Madal B. E. M. Christlan Co-operative Society No. F 956 in tho Cannanoro Dlstrict, and has appointod tho Co-oporative Sub Reglstrar (Execution and Liquidation), Cannanore to be its liquidator under section 47(1) of the same Act.

Thls order will take effoct on the explry of two months from this date, vlz. 18-6-1958.

P. SIVARAMA PILLAI,
Registrar of Co-operativo Societios.

Proceedings of the Registrar of Co-operative Societies, Kerala State.

I

Rc. No. 149887/55 MBR(ii).

Dated, 6th June 1958,

Sub:—Liquidation—The Arikkulam Producors'-cum-Consumors' Co-oporative Socioty Limited—Appointmont of Liquidator,

Road:—1. Proceedings Rc. 149887/55-F, datod 31-1-1956 of tho Joint Reglstrar of Co-eperative Sociotics, Madras.

2. G O. Rt. No. 771, Agriculture (Co-oporation) Dopartment, dated, 4-6-1958.

ORDER.

In partial modification of the ordors issued in the Proceodings road as item (1) abovo, the Registrar of Co-oporative Sociotics, Kerala, heroby appoints tho Co-eperative Sub-Registrar (Execution and Liquidation), Kozhikode to be Liquidator of tho Arikkulam Producers'-cum-Consumers' Co-operative Socioty undor section 47 (1) of tho Madras Co-oporativo Soclotles Act VI of 1932.

II

Sub:—Mariappally Dosabhivardhinl Co-operative Society No. 1718—Windlng up of

Road:—1. Procoedings No. S1-822/57 dated 10-6-1957 of the Deputy Registrar of Co-operative Societies, Kottayam.

2. Report No. S1-822/57 dated 21-5-1958 from the Doputy Registrar ef Co-operative Societies, Kottayam.

3. The file of the Society in thls office.

The Mariappally Desabhivardhini Co-operative Socioty No. 1718 was rogislored on 13-6-1103 and it started work en 26-8-1103. The Socioty has failed to fulfil tho object for which it was rogistored. Now lt has practically coased functioning. The General Body aod lho Cemmittee have little inlerost ln the revival ef tho Soclety. Tho Doputy Reglstrar of Co-oporative Soclotios, Kottayam ln bls report road as second paper abeve has rocommonded that the offairs of tho Society may be erdorod te be wound up.

ORDER R. Dis. 2803/57 DATED 15-6-1958.

In the circumstancos stated abevo it is heroby ordered undor Section 51 (1) of the Act X of 1952 that tho affairs of the Mariappally Desabhlvardhini Co-oporative Soclety No 1718 be wound up. The Inspector of Co-oporativa Societios, Pallom is appointod Liquidator. He will at enco tako charge of the assets and rocords of the Society and proceed te wind up ibo concorn after tho statutory period ef two months. Ho will recommend cancellation of the registration ef the Socloty as and when its affalrs are finally wound up.

III

Dated, Trivandrum, 16th June 1958.

Sub:—Chengalam Viniyojaka Co-operative Society Ltd., No. 2320—winding up ef.

Read:—1. Procoedings No. 1705/57 dated 26-10-1957 of the Deputy Registrar, Kottoyam.

2. Report No. 1705/57 dated 7-4-1958 of tho Deputy Reglstrar of Co-oporative Societics, Kottayam.

3. The file of tho society ln this office.

The Chongalam Viniyojaka Co-operative Soclety Ltd., No. 2320 was registored on 14-2-1119 and it started functlening on 19-3-1119. Tho socioty has been defunct for tho past several years. The members havo lest all their enthusiasm to work up tho seciety. The endeavours made by tho department to revivo the socioty were of no avall. The Deputy Registrar of Co-operative Societies, Kottayam, has recommended that the affairs of the socioty may be ordered to be wound up.

ORDER No. R. DIS. 5314/57.

In the circumstances stated abeve, it is hereby ordered, under Section 51 ef Act X ef 1952 that the affairs ef the Chengalam Viniyojaka Co-operative Society Ltd., No. 2320 be weund up. The Inspecter ef Co-operative Societies, Pampady, is appointed liquidater. He will, at ence, take charge of the assets and records of the seciety and proceed te wind up the concern after the statutory period ef twe menths. He will recommend cancellation of the registration of the seciety as and when its affairs are finally weund up.

IV

Dated, Trivandrum, 16th June 1958.

Sub:—Kottayam Lawyers' Co-operative Stere No. 2236—winding up of.

Read :—1. Preceedings Ne. S1-116/58 dated 18-1-1958 ef the Deputy Registrar ef Co-operative Seeieties, Kottayam.

2. Repert No. S1-116/58 dated 21-5-1958 from the Deputy Registrar, Kettayam.

3. The file of the Society in this effice.

The Kettayam Lawyers' Co-operative Stere was registered on 10-8-1118 and it started work en 2-8-1118. The werking of the Store was fairly satisfactory fer some years. Gradually the Cemmittee became negligent in the working of the Stere and new it is almost defunct. The endeavours made by the Department te revive the tho society were of ne avail. The financial pesition ef the Stere is far from satisfactory. The Deputy Registrar, Kettayem end the local Co-operative Union have recemmended that the affairs ef tho Store may be ordered te be weund up.

ORDER No. R. DIS. 471/1958.

In the circumstances stated abeve, It is hereby ordered under Sectien 51 ef the Act X of 1952 that the affairs ef the Kottayam Lawyers' Co-operative Stere Ne. 2236 be weund up. Tho Inspecter of Co-operativo Societies, Ketteyam, is appointed liquidater. He will, at once, take chargo ef the assets and recerds of the seciety and proceed to wind up the cencern after the statutory period of two months. He will recommend cancellatien ef tho registratien ef the seciety as and when its affairs are finally weund up.

P. SIVARAMA PILLAI,
Registrar ef Co-eperative Secieties.

Trivandrum.

Proceedings of the Inspector of Co-operative Societies, Neyyattinkara.

9th June 1958.

Read :—1. Preceedings No. R.Dis. 1110/57 dated 20-3-1957 of the Registrar of Co-operative Secieties, Trivandrum.

2. File of the Soclety in this office.

The registration of the Perumpazhuthur Tapioca Grewers' Co-operative Society Ltd., No. 3665 was cancelled by the Registrar of Co-operative Secieties as per the first paper read above and the Inspector of Co-operative Societies, Neyyattinkara was appeinted Liquidater.

The Balance Sheet of the Seciety as on the date of cancellation are as fellows :—

Liabilities.

		Rs.	nP.
1.	Share capital	20	00
	Total	20	00

Assets.

		Rs.	nP.
1.	Cash in hend	19	81
2.	Cash at Bank	5	31
3.	Name Beard	3	00
	Tetal	28	12

Statutery netice inviting claims against the aforesaid seciety was published in Gazette. The Receipts and Disbursements relating te the liquidatien ef the Society are as follows :

Receipts.

		Rs.	nP.
1.	Cash balance	19	81
2.	Investment withdrawn	20	49
3.	Interest (S. D.) adjustments	0	43
4.	Value of retten name beard seld	1	00
	Total	41	73

Disbursements.

		Rs.	nP.
1.	Investments made	14	75
2.	Interest (S D.) adjustments	0	43
3.	Share refund	20	00
4.	Postal charges	1	30
5.	Notice charges and other centingent expenses	2	76
	Tetal	39	24
	Clesing balance	2	49
	Grand Total	41	73

After discharging the liebilities thore is a surplus balanco ef Rs. 2·49. The general body meeting held on 14-5-1958 fer censidering the dispesal ef the surplus fund unenimeusly reselved te pay the surplus amount for thatching the Nehru Memorial Rest House in which the general body meeting was cenducted.

ORDER THEREON No. L. 151/57
DATED 24-5-1958.

The liquidation ef the cancelled Perumpazhuthur Tapieca Grewers' Co-operative Seciety Ltd., No. 3665 is hereby declared closed under the Co-operative Secieties Act X ef 1952. The reselutien ef the general bedy meeting held on 14-5-1958 are placed before the Registrar ef Co-operative Societies fer approval.

(Sd.)
Inspecter ef Co-eperative Societies.

Proceedings of the Deputy Registrar of Co-operative Societies, Trivandrum.

9th June 1958.

Sub :—The Perumpazhuthur Tapioca Grewers' Co-operative Society Ltd., No. 3665—Final winding up of.

Read :—1. Proceedings No. L. 151/57 dated 24-5-1958 of the Inspector of Co-operative Secieties, Neyyattinkare.

2. File of the Society in this office.

ORDER No. R. DIS. L. 1764/57.

1. The final winding up proceedings of the Perumpazhuthur Tapioca Growers' Co-operative Society Ltd., No. 3665 submitted by the Inspecter of Co-operative Societies, Neyyattinkara are approved.

2. As regards to the question of utilisation of the surplus assets of the Seciety ameunting te Rs. 2·49 the same is to be disbursed fer thatching the Nehru Memerial Rest House as resolved by the final general bedy of the Seciety after obtaining proper receipt from the person concerned. The receipt obtained will be handed over to the Deputy Registrar ef Co-operative Societies for safe custody.

3. The affairs of the Perumpazhuthur Tapioca Growers' Co-operative Society Ltd., No. 3665 is hereby declared closed under section 54 of the Travancore-Cochin Co-operative Societies Act, 1951 (Act X of 1952).

(Sd.)
Trivandrum. *Deputy Registrar.*

REGISTRATION CERTIFICATES

11th June 1958.

I do hereby certify that the following Societies have been registered by me on the basis of Limited liability under Section 10 of the Travancore-Cochin Co-operative Societies Act X of 1952. The bye-laws of the societies as registered by me are appended to this certificates. The Societies are authorised to start work.

(1)

Malayinkil N. E. S. Labour Contract Co-operative Society Limited No. T 2.

Details Regarding the above Co-operative Society

1. *Name and No. of the society*—Malayinkil N. E. S. Labour Contract Co-operative Society Ltd., No. T2.
2. *Date of registration*—11-6-1958.
3. *Address*—Malayinkil N. E. S. Labour Contract Co-operative Society Ltd., No. T 2. Balaramapuram P. O.
4. *Area of operation*—Malayinkil Block Area only.
5. *Main object*—To take up contract works.
6. *Type of the society*—Labour Contract (other type)
7. *Authorised share capital*—Rs. 1,00,000 made up of 10,000 shares of Rs. 10 each.
8. *Maximum borrowing limit of the society*—Ten times the paid up Share Capital plus Reserve Fund.

(2)

The Ottasekaramangalam High School Co-operative Society Limited, No. T 4.

Details Regarding the above Co-operative Society

1. *Name and No. of the society*—Ottasekharamanglam High School Co-operative Society Ltd., No. T4.
2. *Date of registration*—11-6-1958.
3. *Address*—Ottasekharamangalam P. O.
4. *Area of operation*—Ottasekharamangalam High School, Lower Primary School, Ottasekaramangalam and Upper Primary School, Chempur.
5. *Main object*—Distribution of Text Books.
6. *Type of the society*—Distributive.
7. *Authorised share capital*—Rs. 3,000 made up of 150 'A' class shares of Rs. 5 each and Rs. 2,250 'B' class shares of Re. 1 each.
8. *Maximum borrowing limit of the society*—Eight times the paid up Share Capital plus Reserve Fund.

(3)

The Pettah High School Co-operative Society Limited, No. T 7.

Details Regarding the above Co-operative Society

1. *No. and Name of society*—Pettah High School Co-operative Society Ltd., No. T7.
2. *Date of registration*—12-6-1958.
3. *Address*—Trivandrum-1.
4. *Area of operation*—Pettah High School, Oruvathilkotta Lower Primary School, St. Anns Lower Primary School, Valiaudeswaram Upper Primary School, Valiaudeswaram Lower Primary School and Sisuvithar Cotton Hill.
5. *Main object*—Distribution of Text Books.
6. *Type of the society*—Distributive.
7. *Authorised share capital*—Rs. 2,000 made up of 200 'A' class shares of Rs. 5 each and 1000 'B' class shares of Re. 1 each.
8. *Maximum borrowing limit of the society*—Eight times the paid up Share Capital plus the Reserve Fund.

A. Kesava Panicker,
Trivandrum. *Deputy Registrar.*

1952-ലെ X-ാം ആക്റ്റ് 10-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന സംഘങ്ങളെ ക്ലിപ്തസഹിത ബാദ്ധ്യതയോടുകൂടിയ ഒരു സഹകരണസംഘമായി രജിസ്റ്റർചെയ്തുവെന്ന സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഞാൻ ഇതു മൂലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതായ സംഘനിയമങ്ങളുടെ ഒരു പകർപ്പും ഇതോടൊന്നിച്ച് ചേർക്കുന്നു. സംഘത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാനും ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

(1)

1958 ജൂൺ 3.

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് നമ്പർ 4315.

പാലക്കാട്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ചിറ്റൂർ താലൂക്കിൽ 4315-ാം നമ്പർ ലേബർ കൺട്രാക്റ്റ് സഹകരണ സംഘം.

ടി സഹകരണസംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

1. സംഘത്തിന്റെ നമ്പരും പേരും — 4315-ാം നമ്പർ ചിറ്റൂർ ലേബർ കൺട്രാക്റ്റ് സഹകരണസംഘം (ക്ലിപ്തം).
2. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി—3-6-1958.
3. മേൽവിലാസം—ചിറ്റൂർ—കൊച്ചിൻ.
4. അതിർത്തിസ്ഥലം — ചിറ്റൂർ സാമൂഹ്യ വികസന ബ്ലാക്ക്, അതിനോടു ചേർന്നുള്ള ചിറ്റൂർ, തത്തമംഗലം, പല്ലശ്ശന, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, പെരുമാട്ടി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം.
5. സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകതയുള്ളവ — പൊതുമരാമത്തുവേലകൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുക.
6. ഏതുമാതിരി സംഘമെന്ന്— ക്ലിപ്തസഹിതം.
7. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരി സംഖ്യ — അഞ്ചു രൂപ വീതം പതിനായിരം ഓഹരികളുള്ള 50,000 രൂപ ആയിരിക്കും.
8. സംഘത്തിന് വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി—പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയ ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെയും കരുതൽ ധനത്തിന്റെയും ഇവയുടെ പത്തിരട്ടിയിൽ കവിയാത്ത സംഖ്യ.

(2)

1958 ജൂൺ 3.

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് നമ്പർ 4274.

തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ 4274-ാം നമ്പർ അതിരപ്പിള്ളി ട്രൈബ് വിവിധോദ്ദേശ സഹകരണസംഘം.

ടി സഹകരണസംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

1. സംഘത്തിന്റെ നമ്പരും പേരും — 4274-ാം നമ്പർ അതിരപ്പിള്ളി ട്രൈബ് വിവിധോദ്ദേശ സഹകരണ സംഘം (ക്ലിപ്തം)
2. രജിസ്റ്റർചെയ്ത തീയതി—3-6-1958.
3. മേൽവിലാസം—പൊരിങ്ങൽകുത്ത് പോസ്റ്റ്.
4. അതിർത്തിസ്ഥലം—അതിരപ്പിള്ളി റെയിഞ്ച്.
5. സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകതയുള്ളവ — പിന്നോക്ക സമുദായോന്നമനം.
6. ഏതുമാതിരി സംഘമെന്ന്—ക്ലിപ്തസഹിതം.
7. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരി സംഖ്യ—അഞ്ചു രൂപ വീതം 1,000 ഓഹരികളുള്ള 5,000 രൂപ.
8. സംഘത്തിന് വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി—പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ഓഹരിമൂലധനത്തിന്റെയും കരുതൽ ധനത്തിന്റെയും ഇവയുടെ 'എട്ടിരട്ടി'യിൽ കവിയാത്ത സംഖ്യ.

പി. ശിവരാമപിള്ള,
സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാർ.

പരസ്യം.

3.6.1958-ലെ കേരള ഗവണ്മെന്റ് ഗസററിന്റെ 120-ാം പുറത്തു് 4305-ാം നമ്പര സഹകരണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരത്തിൽ (3) "മേൽവിലാസം"— അതിയന്നൂർ, നൂവാററപുഴ എന്നു കാണുന്നതിനു പകരം, (3) "മേൽവിലാസം"—അതിയന്നൂർ, ആറാലുംമൂട്ടുപോസ്റ്റ് എന്നു തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണു്.

(ഒപ്പ്)
സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാർക്കു വേണ്ടി

പരസ്യം.

1952-ലെ 10-ാം നമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സഹകരണസംഘം ആക്ടിൻകീഴിലുൾപ്പെട്ടപട്ടപ്രകാരം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന നോട്ടീസ്.

(1)

No. L. 3596/58. 1958 ജൂൺ 10.

തിരുവനന്തപുരം സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാർ അവർകളുടെ ആർ. ഡിസ്സ്. 1115/57-ാം നമ്പർ ആർഡറിൻ പ്രകാരം നിറുത്തൽ ചെയ്യപ്പെട്ട 3596-ാം നമ്പർ കിളിമാനൂർ കപ്പക്രയവിക്രയ സഹകരണ സംഘത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതു് ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ മൂന്നു മാസത്തിനകം ടി സംഘത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലിക്വിഡേററരായ കിളിമാനൂർ സർക്കിൾ സഹകരണസംഘം ഇൻസ്പെക്ടറെ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നു് ഇതിനാൽ സകലമാനപേരെയും തെര്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

(2)

No. L. 5729/58. 1958 ജൂൺ 10.

തിരുവനന്തപുരം സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാർഅവർകളുടെ ആർ. ഡിസ്സ്. 1087/57-ാം നമ്പർ ആർഡറിൻ പ്രകാരം നിറുത്തൽ ചെയ്യപ്പെട്ട 3729-ാം നമ്പർ കന്യാകുളങ്ങര കപ്പഉൽപ്പാദക ക്രയവിക്രയ സഹകരണ സംഘത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതു് ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ മൂന്നു മാസത്തിനകം ടി സംഘത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലിക്വിഡേററരായ കിളിമാനൂർ സർക്കിൾ സഹകരണസംഘം ഇൻസ്പെക്ടറെ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നു് ഇതിനാൽ സകലമാനപേരെയും തെര്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

എസ്സ്. വേലപ്പൻപിള്ള.
കിളിമാനൂർ, സഹകരണസംഘം ഇൻസ്പെക്ടർ.

1952-ലെ X-ാം ആക്ററ് 10-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന സംഘങ്ങളെ ക്ലിപ്ത ബാദ്ധ്യതയോടുകൂടിയ സഹകരണസംഘങ്ങളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായ സർട്ടിഫിക്കററ ഞാൻ ഇതു രേഖാമൂലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതായ സംഘനിബന്ധനകളുടെ പകർപ്പും ഇതോടൊന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നു. സംഘത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണെന്നും ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

(1)

1958 ജൂൺ 16.

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കററ് നമ്പർ 3.

കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ററിൽ പത്തനംതിട്ട താലൂക്കിൽ Q 5-ാം നമ്പർ റാന്നി ലേബർ കാൺട്രാക്ററ് സഹകരണ സംഘം.

Q 3-ാം നമ്പർ സഹകരണ സംഘത്തെ
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

1. സംഘത്തിന്റെ പേരും നമ്പരും — റാന്നി ലേബർ കാൺട്രാക്ററ് സഹകരണസംഘം നമ്പർ Q 3.

2. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി—16-6-1958.

3. മേൽവിലാസം — റാന്നി ലേബർ കാൺട്രാക്ററ് സഹകരണസംഘം നമ്പർ Q 3. റാന്നി P. O.

4 അതിർത്തിസ്ഥലം—റാന്നി N. E. S. Block.

5. സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനമായുള്ളവ—കാൺട്രാക്ററ പണികൾ ഏറെറടുത്തു നടത്തുക.

6. ഏതുമാതിരി സംഘമെന്നു്—ക്ലിപ്തം.

7. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരിസംഖ്യ—1 ലക്ഷം രൂപ.

8. സംഘത്തിനു വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി—പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ഓഹരിമൂലധനത്തിന്റെയും, അടച്ചുകരുതൽ ധനത്തിന്റെയും തുകയുടെ പത്തിരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത സംഖ്യ.

(2)

1958 ജൂൺ 11.

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കററ നമ്പർ 4.

കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ററിൽ കൊല്ലം താലൂക്കിൽ Q. 4-ാം നമ്പർ കൊല്ലം താലൂക്ക് ചെത്തുതൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം.

ടി സഹകരണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങൾ.

1. സംഘത്തിന്റെ പേരും നമ്പരും—കൊല്ലം താലൂക്ക് ചെത്തുതൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ Q. 4.

2. രജിസ്ററർ ചെയ്ത തീയതി—11-6-1958.

3. മേൽവിലാസം—കൊല്ലം താലൂക്ക് ചെത്തുതൊഴിലാളി C. S. Ltd., No. Q. 4., കൊല്ലം.

4. അതിർത്തിസ്ഥലം — കൊല്ലം താലൂക്ക്.

5. സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനമായുള്ളവ—കള്ളുഷാപ്പുകൾ ഏറെറടുത്തു നടത്തുക, കള്ളുപയോഗിച്ചു നടത്താവുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തുക.

6. ഏതുമാതിരി സംഘമെന്നു്—ക്ലിപ്തം.

7. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരി സംഖ്യ—1,50,000 രൂപ.

8. സംഘത്തിനു വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി — പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയ ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെയും, അടച്ചു കരുതൽ ധനത്തിന്റെയും തുകയുടെ എട്ടിരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത സംഖ്യ.

(ഒപ്പ്)
സഹകരണസംഘം ഡെപ്യൂട്ടി
രജിസ്ട്രാർക്കുവേണ്ടി.

സ്ഥാവരവസ്തുജപ്തി നോട്ടീസ്.

പുനലൂർ സർക്കിൾ സഹകരണസംഘം സെയിൽസാഫീസിൽ നിന്നും 1951-ലെ 7-ാം ആക്ററ് 26-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിയുള്ള നോട്ടീസ്.

(1)

1958 ജൂൺ 14.

2654-ാം നമ്പർ പുനലൂർ കശുവണ്ടി വ്യവസായ സഹകരണസംഘം (ക്ലിപ്തം) വാദിയായി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള കൊല്ലം സഹകരണസംഘം ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽ ഫയൽ 1954-ൽ 653, 739 എന്നീ നമ്പർ അവാർഡുകളിലെ ഇ. നം. 476/54, 205/54 വിധി നടത്തു അപേക്ഷകൾപ്രകാരമുള്ള തുകകൾ തീർക്കേണ്ടിയിരുന്നതു കൊടുത്തു തീർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആയതിലേയ്ക്കായി പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ പുനലൂർ വില്ലേജിൽ വെഞ്ചേമ്പു മുറിയിൽപ്പെട്ട താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കളെ ജപ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിധിതുകയായ 641 രൂപയും, 15-6-58 വരെയുള്ള പലിശ, 157 രൂ 2 നയാ പൈസയും, വിധിനടത്തു ചെലവ് രൂപ 10-ം, ഉൾപ്പെടെ 808 രൂപ 2 നയാ പൈസ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ റൊക്കമാക്കി ഒടുക്കണം. അപ്രകാരം ഒടുക്കാത്തപക്ഷം അടിയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കളെ നിയമപ്രകാരം വില്ക്കപ്പെടും. ജപ്തിവസ്തു ഇതെല്ല.

ജപ്തിവസ്തുവിന്മേൽ പ്രതിക്കുള്ള അവകാശം — പൂർണ്ണാവകാശം

ജപ്തി ചെയ്തതു ഏതവകാശത്തെ എന്നു്— പൂർണ്ണാവകാശത്തെ.

ഈ നോട്ടീസ് തറക്കടിച്ചു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും, പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ പുനലൂർ വില്ലേജിൽ വെഞ്ചേമ്പ് മുറിയിൽ വി. കെ. കുഞ്ഞൻവക നിലത്തിനു തെക്കു ലക്ഷ്മി മുതൽപേരുവക നിലത്തിനു മേക്കു്, വി. കെ. കുഞ്ഞൻവക സ്ഥലത്തിനു വടക്കു്, ഗൗരി. ജാനകിഅമ്മ ഇവരുടെ നിലത്തിനു കിഴക്കു്, ഇവനടുവിൽ മററനവക കാണപ്പാട്ടം സർവ്വെ 300/2, ൽ 59½ സെൻറ നിലവും, (2) പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ പുനലൂർ വില്ലേജിൽ വെഞ്ചേമ്പ് മുറിയിൽ കൊച്ചുവീട്ടിൽ വക നിലത്തിനു തെക്കു്, കാട്ടുമണിവക നിലത്തിനു മേക്കു് തെന്നാര, കൊച്ചുവട്ടിലും, മംഗലത്തുംവകനിലങ്ങൾക്കു വടക്കു്, മംഗലത്തുവക നിലത്തിനു കിഴക്കു് ഇവ നടുവിൽ മററനവക കാണപ്പാട്ടം, സർവ്വെ 352/5 ൽ, 9.39 സെൻറ നിലവും ആകുന്നു.

മുതലുകാരൻ—പുനലൂർ മുറിയിൽ ചെമ്മന്തൂർ പ്ലാത്തറ പുത്തൻ വീട്ടിൽ മാത്തുണ്ണി ഇരവി (ഒപ്പ്).

അടസ്സർ—(1) വാളക്കോട്ട വലിയവിള തെക്കേതിൽ കെ. കുഞ്ഞുരാമൻശാസ്ത്രി (ഒപ്പ്).

(2) പുനലൂർ മുറിയിൽ ചെമ്മന്തൂർ വടക്കേക്കരപുത്തൻ വീട്ടിൽ നമ്പർനായർ നാരായണൻനായർ (ഒപ്പ്).

(2)

2634-ാം നമ്പർ പുനലൂർ കശുവണ്ടി വ്യവസായ സഹകരണസംഘം (ക്ലിപ്തം) വാദിയായി കൊല്ലം സഹകരണസംഘം ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽ ഫയൽ 1954-ൽ 715, 717, 971 എന്നീ നമ്പർ ആർബിട്രേഷൻ കേസുകളിലെ ഇ. എ. 483/54, 485/54, 85/55 എന്നീ വിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകാരം മേൽ ആളുകൾ തീർന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കൊടുക്കുവാനുള്ളതിലേയ്ക്കായി പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ പുനലൂർ വില്ലേജിൽ പുനലൂർ മുറിയിൽപ്പെട്ട താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കളെ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിധിതുകയായ 1219 രൂപ 96 നയാപൈസയും 15-6-58 വരെയുള്ള പലിശ രൂപ 325, നയാപൈസ 68-ഉം, വിധിനടത്തു ചെലവ് രൂപ 20-ഉം ഉൾപ്പെടെ 1565 രൂപ 64 നയാപൈസയും ഈ ലേലദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കി അടക്കണം. അപ്രകാരം അടക്കാത്തപക്ഷം അടിയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കളെ നിയമപ്രകാരം വിൽക്കപ്പെടും. ജപ്തിവസ്തു ഇതല്ല.

ജപ്തിവസ്തുവിന്മേൽ പ്രതിക്കുള്ള അവകാശം — പൂർണ്ണാവകാശം.

ജപ്തി ചെയ്യുന്നത് എന്തവകാശത്തെ എന്ന് — പൂർണ്ണാവകാശത്തെ.

ഈ നോട്ടീസ് തുക്കടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും, പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ പുനലൂർ വില്ലേജിൽ പുനലൂർ മുറിയിൽ പൊന്നമ്മ വക നിലത്തിനു തെക്ക്, പുരവര നിലത്തിനു കിഴക്ക്, ഇടശേരിയമ്മ വക നിലത്തിനു വടക്ക്, കുഞ്ഞിരാമൻവക നിലത്തിനു പടിഞ്ഞാറ് ഇവ നടുവിൽ പണ്ടാരവക പ്പാട്ടം സർവ്വെ 395/1-ൽ 20 സെന്റ നിലവും, പത്തനാപുരം താലൂക്ക് പുനലൂർ വില്ലേജിൽ പുനലൂർമുറിയിൽ കര പുരയിടത്തിനു തെക്ക്, കോട്ടൂർ വകയും, കൊന്നയ്ക്കാട് വകയും നിലങ്ങൾക്കു തെക്ക്, പൊന്നമ്മവക നിലത്തിനു വടക്ക്, പള്ളിക്കോട്ട നിലത്തിനു കിഴക്ക് ഇവ നടുവിൽ പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ 474/1-ൽ 35 സെന്റ നിലവും ഉൾപ്പെടെ 55 സെന്റ നിലം ആകുന്നു.

ഉടമസ്ഥൻ—പുനലൂർ മുറിയിൽ ചെമ്മന്തൂർ പ്ലാത്തറ പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഗോപാലൻ ഇരവി (ഒപ്പ്)

സാക്ഷികൾ—(1) പുനലൂർ മുറിയിൽ ചെമ്മന്തൂർ തെക്കേക്കര പനമൺ വീട്ടിൽ നീലകണ്ഠൻനായർ നാരായണൻനായർ (ഒപ്പ്)

(2) പുനലൂർ മണലിയിൽ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ കേശവൻ (ഒപ്പ്).

പി. കെ. ഷൺമുഖൻ,
സെയിൽ ആഫീസർ ആൻഡ്
സഹകരണസംഘം ഇൻസ്പെക്ടർ.

പരസ്യം.

1952-ലെ X-ാം നമ്പർ ആക്ട് 10-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന സംഘങ്ങളെ ക്ലിപ്ത ബാദ്ധ്യതയോടുകൂടിയ സഹകരണ സംഘങ്ങളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ ഇതു മൂലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതായ സംഘനിബന്ധനകളുടെ ഒരു പകർപ്പും ഇതോടൊന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നു. സംഘങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാനും ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

(1)

1958 മെയ് 26.

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ A1.

ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ A1-ാം നമ്പർ കലവൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി.

ടി സഹകരണസംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

1. സംഘത്തിന്റെ പേരും നമ്പരും—കലവൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്ലിപ്തം നമ്പർ A1.
2. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തിയതി—26-5-1958.
3. മേൽവിലാസം — കലവൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ A1., കലവൂർ, P. O.
4. അതിർത്തി സ്ഥലം —(1) കലവൂർ ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ, (2) ഹോളി ഫാമിലി U. P. S., കാട്ടൂർ, (3) ജ്ഞാനോദയം U. P. S., പെരുംതുരുത്തി, (4) ജ്ഞാനോദയം L. P. S., പെരുംതുരുത്തി, (5) ഗവണ്മെന്റ് L. P. S. പൊള്ളേത്തൈ. (6) V. V. S. D. U. P. S., തെക്കേ ആര്യാട്, (7) V. V. S. ഗവണ്മെന്റ് U. P. S. തെക്കേ ആര്യാട്, (8) ഗവണ്മെന്റ് L. P. S. മണ്ണഞ്ചേരി.
5. സംഘത്തിന്റെ മെമ്പർമാരിൽ പ്രത്യേകമായും പൊതുവായും ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനസാമഗ്രികൾ ഒന്നായി വാങ്ങി വില്പന നടത്തുക.
6. ഏതുമാതിരി സംഘമെന്ന്—വിതരണ സംഘം.
7. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരി സംഖ്യ—ആയിരം രൂപ.
8. സംഘത്തിനു വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി — പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെയും കരുതൽ ധനത്തിന്റെയും ഇവയുടെ എട്ടിരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത സംഖ്യ.

(2)

1958 മെയ് 29.

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ A 2.

ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ A2-ാം നമ്പർ പുന്നപ്ര സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹൈസ്കൂൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി.

ടി സഹകരണസംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

1. സംഘത്തിന്റെ പേരും നമ്പരും—പുന്നപ്ര സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹൈസ്കൂൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്ലിപ്തം, നമ്പർ A 2.
2. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തിയതി—29-5-1958.
3. മേൽവിലാസം—സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹൈസ്കൂൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, പുന്നപ്ര, പുന്നപ്ര P. O.
4. അതിർത്തിസ്ഥലം—(1) സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹൈസ്കൂൾ, പുന്നപ്ര. (2) സെന്റ് ജോസഫ്സ് L. P. S., പുന്നപ്ര.
5. സംഘത്തിന്റെ മെമ്പർമാരിൽ പ്രത്യേകമായും പൊതുവായും ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഒന്നായി വാങ്ങി വില്പന നടത്തുക.
6. ഏതുമാതിരി സംഘമെന്ന്—വിതരണ സംഘം.
7. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരി സംഖ്യ—അയ്യായിരം രൂപ.
8. സംഘത്തിനു വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി — പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ഓഹരിമൂലധനത്തിന്റെയും കരുതൽ ധനത്തിന്റെയും ഇവയുടെ എട്ടിരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത സംഖ്യ.

(3)

1958 മെയ് 30.

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ എ 3.

ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ എ 3-ാം നമ്പർ ചെന്നിത്തല മഹാത്മാ ഹൈസ്കൂൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്ലിപ്തം.

ടി സഹകരണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

1. സംഘത്തിന്റെ പേരും നമ്പരും — ചെന്നിത്തല മഹാത്മാ ഹൈസ്കൂൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്ലിപ്തം നമ്പർ എ 3.
2. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തിയതി— 30-5-1958.
3. മേൽവിലാസം—ചെന്നിത്തല മഹാത്മാ ഹൈസ്കൂൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്ലിപ്തം നമ്പർ എ 3, ചെന്നിത്തല, പി. ഒ.
4. അതിർത്തിസ്ഥലം—(1) മഹാത്മാ ഹൈസ്കൂൾ ചെന്നിത്തല, (2) ചെന്നിത്തല അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, (3) കാരിക്കൽ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, (4) [illegible] ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, (5) തൃപ്പെരുന്തുറ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, (6) പുത്തൻകോട്ടയ്ക്കകം L. P. S (7) ഇലവൻകൂട് L. P S. (8) ചെന്നിത്തല L. P. S. (9) ഹരിജനോദ്ധാരണി L. P. S.
5. സംഘത്തിന്റെ മെമ്പർമാരിൽ പ്രത്യേകമായും പൊതുവായും ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഒന്നായി വാങ്ങി വില്പന നടത്തുക.
6. ഏതുമാതിരി സംഘമെന്ന്— വിതരണസംഘം.
7. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരി സംഖ്യ— അയ്യായിരം രൂപ.
8. സംഘത്തിനു വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി— പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെയും കരുതൽ ധനത്തിന്റെയും ഇവയുടെ എട്ടിരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത സംഖ്യ.

കെ. നാരായണപിള്ള,
ആലപ്പുഴ. സഹകരണസംഘം ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ.

ലേലപരസ്യം.

1958 ജൂൺ 10.

ലിക്വിഡേഷൻ നടപടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന 2625-ാം നമ്പർ കേരളാ ക്ലബ്ബ്. സർവ്വീസ് മെൻസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സഹകരണസംഘം (ക്ലിപ്തം) വക, മരം, കണ്ണാടിസാമാനം, ഇരുമ്പ് മുതലായവയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ, [illegible] (fancy goods) മുതലായവ ഈ മാസം 28-ാം തിയതി ശനിയാഴ്ച പകൽ 2 മണിക്ക് [illegible] റോഡ് [illegible] W.24/16676-ാം നമ്പർ കെട്ടിടത്തിലുള്ള എന്റെ ആഫീസിൽ വച്ച് പരസ്യമായി ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃത്യസമയത്ത് സ്ഥലത്ത് ഹാജരായി ലേലത്തിൽ സംബന്ധിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്ന ആളുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ലേലത്തുക കുറവാണെന്നു കണ്ടാൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ലിക്വിഡേറ്റർക്കായിരിക്കും. ലേലം സ്ഥിരപ്പെട്ടതിനുശേഷം മുഴുവൻ തുക [illegible] അപ്പോൾതന്നെ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്.

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലേലം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതായോ, നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടതായോ വന്നാൽ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലിക്വിഡേറ്റർക്കായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

K. N. GOPALA PILLAI,
Liquidator of C. S. No. 2625,
Liquidator Inspector, The
Kerala State Co-operative
Bank (Ltd.) Alleppey.

Alleppey.

നോട്ടീസ്.

1958 ജൂൺ 16.

1952-ലെ 10-ാം നമ്പർ പരസ്പര സഹായ ആക്റ്റിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്.

റിജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട 2162-ാം നമ്പർ [illegible] മൾട്ടി പർപ്പസ് സഹകരണസംഘത്തിന്റെ പേരിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല അവകാശവുമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ നോട്ടീസ് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തിയതിമുതൽ മൂന്നു മാസത്തിനകം ടി സംഘം ലിക്വിഡേറ്ററായി നിയമിതനായിട്ടുള്ള എന്നെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളുന്നു.

ശ്രീ. ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ,
ലിക്വിഡേറ്റർ and
സഹകരണസംഘം ഇൻസ്പെക്ടർ.

ചെങ്ങന്നൂർ.

NOTICE

18th June 1958.

Whereas the affairs of the Kummil Tapioca Ulpadaka (Krayavikraya) Co-operative Society Ltd., No. 3719 have been ordered to be wound up by the Registrar of Co-operative Societies, Trivandrum under Section 51 of the Travancore-Cochin Co-operative Societies Act (Act X of 1952) and the undersigned appointed Liquidator, vide Proceedings No R. Dis. 5517/57 dated 21-11-1957, notice is hereby given that all claims against the aforesaid society shall be preferred to the undersigned in person or through authorised agent within three months from the date of publication of this notice.

G. KRISHNA PILLAI,
Inspector of Co-operative
Societies and Liquidator.

Chadayamangalam.

NOTICE

10th June 1958.

Whereas the affairs of the Chittiloppilly Co-operative Society Ltd. No. 799 have been ordered to be wound up under section 51 of the Travancore-Cochin Co-operative Societies Act (Act X of 1952) by the Registrar of Co-operative Societies, Kerala State as per orders R. Dis: 986/58/S5, and the undersigned appointed as Liquidator, notice is hereby given that all claims against the aforesaid society shall be preferred to the undersigned in person or through authorised agent from one month from date of publication of this notice.

C. V. BALAN,
Inspector of Co-operative
Societies, Ayyanthole
Circle, Liquidator.

Ayyanthole.

NOTICE.

V. C. 38/58. *14th June 1958.*

Whereas the affairs of the Panangad Multi-purpose Co-operative Society Ltd., No. 645 have been ordered to be wound up by the Registrar of Co-operative Societies, Trivandrum under section 51 of the Travancore-Cochin Co-operative Societies Act X of 1952 and the undersigned appointed liquidator (Vide Proceedings R. Dis. 782/58/S5 dated 12-3-1958) notice is hereby given that all claims against the aforesaid society shall be preferred to the undersigned in person or through authorised agent within three months from the date of publication of this notice.

A. A. KUNJU BAVA,
Liquidator and Inspector of
Co-operative Societies.

Vyttila.

Registered No. M. 4631.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART III

Education Department

NOTIFICATIONS

(1)

17th June 1958.
27th Jaishta 1880.

Applications for opening New Pre-Primary (Nursery) Schools during the year 1958-59 should be sent to the respective District Educational Officers so as to be received by them on or before 15th July 1958. Applications should bo in the prescribed printed form. If printed forms are not available, typed or manuscript copies may be used but they should contain all the columns In the printed form and should also be of the same size, viz., half sheet. Full sheets of papers should not be used, but lf in preparing the manuscript copy, more space is required, an additional half sheet may be used and both sheets should be fastened.

The applications should be sent in triplicate and shonld have attached to it, a chalan receipt towards the prescribed fee of Rs. 10 for registering the applications. The amount should be remitted to the credit of XXVI Education E-General C Miscellaneous (VI) other items, in any of the State Treasuries.

The applicants whose applications for the opening of new Pre-Primary Schools during the previous years were not sanctioned will have to renew their applications for 1958-59 on the above conditions remitting the prescribed fee, if their applications have to be considered.

The applications should also have attached to them an accurate land plan of the locality showing the survey number, village and taluk, where the proposed school ls to be started and the existing Lower Primary Institutions located, within a distance of three miles.

Applications or representations on behalf of the public for opening new Departmental Pre-Primary Schools should also be forwarded as above to the District Educational Officers with chalan receipts for the prescribed fee. Applicants for the opening of new Pre-Primary Schools must be prepared to fulfil the following conditions regarding site and building for the new Pre-Primary Schools, if sanctioned to be opened.

Pre-Primary Schools.

The school site should be in a healthy locality and should comprise an area of not less than 50 cents of land. This should be easily approachable by cartable road. The building shall be put up as per plan and specifications approved by the Education Department. This should contain at least one class room 20' x 18', a play room 30' x 18' and a kitchen.

Applications which do not conform to the above details or which are received after the prescribed date will be rejected.

Other things being equal, preference would be given to voluntary Welfare Organisations, which apply for the starting of new Pre-Primary (Nursery) Schools.

(2)

No. C2. 25696/57.

14th June 1958/24th Jaishta 1880.

Shri N. Viswambaran, Headmaster, Dhanuvachapuram High School (now Science Consultant) is granted privilege leave for 1 month and 23 days from 21-1-1957 on half salary under Art. 195 T. S. R.

Rama Varma (Appan) Thampuran,
Trivandrum. *Director of Public Instruction.*

NOTIFICATION.

No. B1-1455|58.

16th May 1958.

S.S.L.C. Examination—September 1958.

(For the Former T.C. State area)

The Public Examination for S.S.L.C. will commence on 10th September 1958 in accordance with the time table given below:—

This Examination is meant for private candidates only. Candidates who wish to secure eligibility for admission to University courses of study should appear for the whole examination. Those who have passed in certain subjects in their previous appearance under the present scheme are permitted to supplement by appearing for their subjects of failure alone and secure eligibility for public service. Such candidates who pass by parts will not be eligible for College Admission.

2. The Examination will be held at the following centres:—

Sl. No.	Name of Centre	Place of Examination
1	Adoor	Government High School, Adoor
2	Alleppey I (Boys)	S. D. V. High School, Alleppey
3	Alleppey II (Girls)	Government High School for Girle, Alleppey
4	Alwaye I (Boys)	St. Mary's High School, Alweye
5	Alweye II (Girls)	St. Francie' High School for Girls, Alweye
6	Ambalapuzha	Government High School, Ambalapuzha
7	Aniced (Mooratupuzha)	N. S. S. High School, Anicad
8	Anicad (Thiruvelle)	St. Mery's High School, Aniced
9	Ankamaly	High School, Ankamely
10	Attingal I (Boys)	Government High School, Attingal
11	Attingal II (Girls)	Government High School for Girle, Attingel
12.	Baleramapurem	High School, Balaremapuram
13.	Chalekndy	High School, Chelakody
14.	Changanacherry I (Boys)	High School Perunual, Cheugaue-cherry
15.	do. II (Boys)	St. Berchman's High School, Cheugenecherry
16.	do. III (Girls)	St. Joeeph's Girls' High School, Changanacherry
17	Chelakara	S. M. T. High School, Chelakera
18.	Chendemangelam	P. H. S., Chendamangalam
19.	Chengannur I (Boys)	Government High School, Chengannur
20.	Chengannur II (Girls)	Government High School for Girle, Chengannur
21	Chittnr	High School, Chittur
22.	Chunakara	Government High School, Chunekera
23.	Cranganore I (Boye)	High School, Cranganore
24.	Crengenore II (Girle)	High School For Girls, Cranganore
25.	Eraripercor	St. Johne High School, Eraripcroor
26.	Ernakulem I (Boys)	S. R. V. High School, Ernakulam
27.	Ernakulam II (Girls)	Girls' High School, Ernakulem
28.	Erumely	St. Thomas High School, Erumely
29.	Ettumanoor	Government High School, Ettumanoor
30.	Haripad	Government High School, Haripad
31.	Irinjelakuda I (Boys)	High School, Irinjelakuda
32.	Irinjelekuda II (Girls)	Girle' High School, Irinjelekude
33.	Irimpenangad	H. and T. S. Irimpanangad
34.	Kadekkeroor	S. S. P. B. High School, Kadekkaroor
35.	Kendessankedavu	High School, Kendassankadavu
36.	Kaniyapuram	Muslim High School, Kaniyapuram
37.	Kanjirappelly	Government High School, Kanjirappally
38.	Karakonam	High School, Karakonam
39.	Karukachel	N. S. S. High School, Karukachal
40.	Karunageppally	High School, Kerunegappally
41.	Karuvatta	N. S. S. High School, Karuvatta
42.	Kayemkulam	Government High School, Kayemkulam
43.	Kidengoor	N. S. S. High School, Kidangoor
44.	Konni	K. K. N. M. High School, Konni
45.	Kottappuram	Kottappuram High School, Paream, Quilon
46.	Kottarekara	Government High School, Kotterakere
47.	Kottayam I (Boys)	N. S. High School, Karapuzhe, Kottayem
48.	Kottayam II (Boys)	C. M. S. High School, Kottayam
49.	Kottayam III (Girle)	St. Anne's Girls' High School, Kotteyem
50.	Kozhencherry I (Boye)	St. Thomee High School, Kozhencherry
51.	Kozhencherry II (Girle)	St. Mary'e Girls' High School, Kozhencherry
52.	Kulakada	Government High School, Kulakada
53.	Kunnom	Government High School, Kunnom
54.	Kunnemkulam I (Boys)	High School, Kunnamkulam
55.	Kunnamkulem II (Girle)	Girls High School, Kunnemkulam
56.	Kuriannoor	M. T. High School, Kuriennoor
57.	Melleppally	C. M. S. High School, Malleppally
58.	Munnar	N. S. High School, Maunar
59.	Merthendom I (Boys)	Government High School, Merthendom
60.	Merthandom II (Girle)	L. M. S. Girls' High School, Marthandom
61.	Mevelikare I	Government High School, Mavelikera
62.	Mevelikera II	B. H. High School, Mavelikara
63.	Meyyenad	High School, Mayyanad
64.	Munner	High School, Munnar
65.	Mulekuzha	High School, Mulekuzhe
66.	Mulenthuruthy	High School, Mulenthuruthy
67.	Muvattupuzhe	Government High School, Mooretupuzha
68.	Nagercoil I (Boys)	S. L. B. High School, Negercoil
69.	Nagercoil II (Girls)	Duthie Girle' High School, Nagercoil
70.	Narakkal	High School, Narekkal
71.	Nedumanged	High School, Nedumanged
72.	Nellimood	New High School, Nellimood
73.	Nemmera	Girls' High School, Nemmara
74.	Nemom	Victory High School, Nemom
75.	Neyyattinkara	Government High School, Neyyattinkara
76.	Niranam	St. Mery'e High School, Niranam
77.	Palai	St. Thomas High School, Palai
78.	Palenji	High School, Palenji
79.	Pandalam	N. S. S. High School, Pandalam

Sl. No.	*Name of Centre.*	*Place of Examination*
80.	Parassala	High School, Parassala
81.	Parur	Government High School, North Parur
82.	Pathanamthitta I (Boys)	M. T. High School, Pathanamthitta
83.	Pathanamthitta II (Boys)	Catholicate High School, Pathanamthitta
84.	Pathanamthitta III (Girls)	St. Mary's Girls' High School, Pathanamthitta
85.	Perumbavoor	Government High School, Perumbavoor
86.	Poonjar	S. M. V. High School, Poonjar
87.	Pudukad	St. Antony's High School, Pudukad
88.	Pulincunnoo	St. Joseph's High School, Pulincunnoo
89.	Punalur	High School, Punalur
90.	Puthencavu	Metropolitan High School, Puthencavu
91.	Quilon I (Boys)	Government High School, Quilon
92.	Quilon II (Girls)	Government Girls' High School, Quilon
93.	Ramankary	N. S. S. High School, Ramankary
94.	Ranni	M. S. High School, Ranni
95.	Shencottah	High School, Shencottah
96.	Sherthalai	High School, Sherthalai
97.	Thadiyoor	N. S. S. High School, Thadiyoor
98.	Thalavady	Government High School, Thalavady
99.	Thevalakkara	High School, Thevalakkara
100.	Thiruvella I (Boys)	P. M. V. High School, Peringara, Thiruvella
101.	Thiruvella II (Girls)	Government High School for Girls, Thiruvella
102.	Thodupuzha	High School, Thodupuzha
103.	Thuckalai	High School, Thuckalai
104.	Thuravoor	T. D. High School, Thuravoor
105.	Trichur I (Boys)	Model High School for Boys, Trichur
106	Trichur II (Boys)	C. M. S. High School, Trichur
107	Trichur III (Girls)	Model High School for Girls, Trichur
108	Trippunithura I (Boys)	High School, Trippunithura
109.	Trippunithura II (Girls)	Girls' High School, Trippunithura
110.	Trivandrum I (Boys)	S. M. V. High School, Trivandrum
111.	Trivandrum II (Boys)	High School, Chalai, Trivandrum
112.	Trivandrum III (Boys)	St. Joseph's High School, Trivandrum
113.	Trivandrum IV (Boys)	S. A. High School, Neyyattinkara, Trivandrum
114.	Trivandrum V (Boys)	Fort High School, Trivandrum
115.	Trivandrum VI (Boys)	R. K. D. N. S. S. High School, Sasthamangalam, Trivandrum
116.	Trivandrum VII (Boys)	High School, Thirumala
117.	Trivandrum VIII (Girls)	High School for Girls, Cotton Hill, Trivandrum
118.	Trivandrum IX (Girls)	High School for Girls, Manacaud, Trivandrum
119.	Vadakkencherry	High School, Vadakkencherry
120.	Vadayar	Government High School, Vadayar
121.	Vaikom	Government High School, Vaikom
122.	Varkala	Government High School, Varkala
123.	Velur	R. S. R. V. High School, Velur

3. The Heads of Schools in which the Examination is conducted will be the Chief Superintendents of the Centres concerned except in the case of the following Centre, for which the Officer noted against it will be the Chief Superintendent:

S. No.	*Name of centre.*	*Name of Chief Superintendent.*
18	P. H. S. Chendamangalam	1st Asst., P.H.S. Chendamangalam.

4. The admission tickets of candidates can be had from the respective Chief Superintendents at least 3 days before the first day of the examination. The admission tickets should be scrutinised by the candidates to see whether the First Language, the name of the Elective Subject and the subjects to be examined as the case may be noted in it are correct and the defects, if any, should be pointed out to the Chief Superintendent immediately for rectification. The Department will not be responsible for any defect omitted to be pointed by the candidate immediately on receipt of the Hall Tickets.

5. Candidates should select a Centre nearest to their place of residence with a view to facilitate identification. They are not allowed to name more than one Centre. The Centre once chosen will not be allowed to be changed.

6. The fee for each candidate appearing for the Examination is as follows:

	Rs.
Full Examination	12
Supplementary:	
One subject	3
Two subjects	6
Three subjects	9
Four subjects and more	12

It should be remitted into a Treasury of the Kerala State to the account Head XXVI E.C.(1) and the receipt obtained for it should be forwarded along with the application for admission to the Examination. On no account should the money be sent to this office in Cash, Cheque, Currency Notes or in any other form. In no circumstances will any amount paid as examination fees be refunded or allowed to be adjusted towards a subsequent examination. Remittance of examination fees in respect of candidates appearing for the examination in the Tamil areas now transferred to Madras may be made under the above head; but an indication should be made in such chalans in red ink that the amounts is to be credited to Kerala State.

7. Candidates coming under the following categories will be allowed to appear for the examination as private candidates:—

(a) Those who have already sat for the E.S.L.C. (Travancore area) or S.S.L.C. (Cochin area) under any of the Schemes that were in force in the two areas and failed.

(b) Candidates who have undergone the prescribed course in any of the recognised schools in the State and whose names were included in the list prescribed by the Heads of schools concerned, but who were not able to sit for the examination due to unavoidable circumstances, provided they had secured the necessary attendance and have obtained the previous sanction of the Director of Text Books and Examinations.

(c) War service men who have studied up to Form VI (A certificate from the Headmaster of the school in which they last studied to the effect that they had studied up to Form VI before they joined war service and their discharge certificates should be enclosed with their applications).

(d) Candidates who have passed the Upadhyaya or Mahopadhyaya Examinations. (The application of these candidates must be countersigned by the Principal, Sanskrit College, Trivandrum. Their qualification certificates should also be attached to their applications).

(e) Holders of Malayalam or Tamil High School Certificates and Holders of Sastri Certificates or Kavya Bhooshana Certificates (Cochin area) provided three years have elapsed after their passing the examinations.

(f) Overaged Private candidates who have been declared eligible in the Selection Examination held in November 1957 and in previous years.

(g) Teachers who possess Rashtrabhasha Visarad of the Dakshinabharath Hindi Pracharaksabha or Hindi Vidwan Certificate of the Travancore University. Their certificates should also be attached to their applications and their applications must be countersigned by the Heads of schools in which they are employed now.

(h) Private candidates who have appeared for the S.S.L.C. Examination from March 1954 onwards and failed in certain subjects and such of the candidates as have appeared and failed in the S.S.L.C. Examination of 1952 and 1953 offering Hindi as their Elective;

Third Languoge aro eligible to appeor for lho S.S.L.C. Examinntion under lhe compartmonlal syolem. Candidotos who wioh to secure eligibilily for odnilsoion lo University courso of otndy shonld appeor for lho whole examination. Thooo who have passed in cerlain subjoets in their previous oppeoranee under the prosenl schemo are permilled to supplemenl by appenring for their subjoets of lailnro alone nnder the compartmental system ond oeenre eligibilily for pnblie oervlee. Sueh candidateo who pass by parls will not be eligiblo for College admission.

NOTE:— The applicationo of candidotos coming under the calegorieo a, b, c ond c, above mnst be countersigued by the Hendo of tho ochools in whieh they lasl stndled. The Hoado of schools ol tho time of signing lhe applienllono ohould see thal the application is in the proper form and oize ond that the onlries made in il ore complote and eorrect ao per lhe recordo. Tho Middle and High School Cortificaleo Kavyabhooshanam or Sastri Teol Cerlifieates ao tho ease may be, should be enelosed with the applications of the candidoles coming under cology (o).

If the eandidalos chooso any Centre olhor than lhe one which presented lhem and whieh is now a Centre for tho Examination the Head of the School conerned ohould nol counlorsign tho applieations unless ho lo convinced of lhe reasono. The reasono thorefor shonld be recorded by tho Hond of the school in tho applicotions at the timo the applleationo are counlerolgnod hy him.

The applications of condidntes coming under the cotegory (f) above must be counlersigned by the Chief Superinlendonl of the eenlre where he oppeared for tho S.S.L.C. Examination before. If the eandidnte had not oppeared beforo he can sond the application wilhout countersignoture.

Candidales should affix their signnlure on the opplication in the preoence of the eountorsigning offeers.

8. Candidoles will be oxaminod from the text books and portions preseribed for stndy in Form VI (Standard XI) during tho sehool year 1957-58 in Academic|Sanskrit High Schools. The qneolion papers in non-longuoge onbjeets will be aeeording to lhe syllabus prescribed for High Schools.

9. Candidates will not be supplied wilh printed application forms. Those who have appeared once and faited hove lo submit lheir applications in manuseript in the form annexed lo thio notificalion as Appendix A. Malayalam|High|Tamil High| Sastri| Mahopadhyaya|Upadhyaya|Kavyabhooshanam| R.B.V.| Hindi Vidwan Certificato holders who appeor for tho oxamination for lho first timo hnvo to onbmil lheir applieations in the form annexed to tho notification as Appendix B. Those who appear for the eompartment system will apply in the form annexed to the notifieation as Appendix C. Application shonld bo prepared in half sheelo of foolseap paper and tho partienlors may either be neatly wrilton or typewrilten.

10. Applicalions should reach lhe Soerolory, Board for Public Exominations, Offieo of tho Director of Text Books and Examinations, Trivandrum nol later than 25th Juno 1958. Late applicationo will, howover, be accepted if they are sent so as to roach him on or before 2nd July 1958, provided they are accompaniod by a chalan for tho remillanco in tho Treasury of an additional fee of Rupee Ono per candidate remilled under the Head XXVI E.C.(I).

11. Candidales ohould oond with their applications, tho Troasnry receipl for lhe exmmination fee and their E.S.L.C.|S.S.L.C.|Upadhyaya|Mahopadhyaya| Middlo ond High School|Sastri Certificolco. Tho examinalion fee in respect of oach eandidato should be remilled in separate chalnn.

12. All eandidntes appearing for lhe examinotion under lhe oxisting schemo for lhe first time, including Upadhyaya| Mohopadhyoya| Malayalam|Tamil High School and Sastri Cerlifieato Holders Kavyabhooshanam| R.B.V.| Hindi Vidwan and those whose eertifleales do nol contain spaee for enlry of morko shonld romit in the Treasury on nddilional nmonnt of 25 nP. lowardo lho cosl of blank S.S.L.C. Book. Thto chalnn also should bo forwarded with their npplientions.

NOTE:— Serorol privato candidates especially those from the Coehin aron eneloso lheir lranofer eertificates oloo nlong with their applieolions. This is nnneeeosary ond lho Transfer Cerlifieole nre liable to be lost in tranoit. Tho Deparlmenl will nol be responoiblo for lho looo of the Transfer Certificaloo oent along with tho applications.

13. Candidates who wore enjoying military concession and those of the Scheduled Castos who were onjoying full feo and other fee concessions in schools aro not eligible for any fee concession for the examinalion. They ohould remit the prooeribed foes failing which their opplications will nol be considered.

14. Insufficiently stampod or wrongly addressed covers containing applieations will not be occepled. Thoso who are desirous of assuring themsolves lhal their applications havo reached the Secrelory, Board for Public Examinotions ohould eneloso a self-addressod Post Card with the application. Tho Post Cards will be pooted in duo course impressed with the slamp of the office.

15. Applications whieh are not in tho preoeribed form or oize and which are nol completely ond properly filled np and do nol contain tho noeessary enelosnres will be rejeelod.

16. More than one application for admission ohould not bo sent in ono paekol or cover. Covers or packets containing applieation of eandidalos for odmisoion lo the oxamination shonld bo snporseribed "APPLICATION FOR ADMISSION TO THE S.S.L.C. EXAMINATION—SEPTEMBER 1958".

TIME TABLE

Day	*Date*	*Time*	*Subject.*
Wednesday	10-9-1958	10—12 Noon	1. Group 'A' Languages Malayalam, Tamil, English Composition, Sanskrit, Hebrew, Urdu, Arabic, Syriac, Latin and French. 2. Sanskrit I Paper in Sanskrit School candidates.
"	"	1—4 p.m.	1. Group 'B' Languages Malayalam, Tamil, English Composition. 1. Sanskrit II Paper to Sanskrit School candidates.
Thursday	11-9-1958	10—11 Noon	English I Paper 2nd Language
"	"	1—4 p.m.	English II Paper do.
Friday	12-9-1958	10—12 Noon	Hindi (Third Language)
"	"	1—4 p.m.	Elective Snbjeet (1) Pnblie Health, Everyday Science and Domestie Science (1) Agriculture (3) Commercial Practice (4) Drawing (5) Book-keeping
"	"	"	Sanskrit III Paper to Sanskrit School candidates.
"	"	2—3 p.m.	(1) Domestic Science (2) Printing Technology (3) Electric Wireman's course.
"	"	"	Indian or Europen Music (Theory)
"	"	2—3.15 p.m.	Shorthand I paper
		3.45—4.30 p.m.	do. II paper
		3—5 p.m.	Needlework Theory and Practice
Monday	15-9-1958	10—12 Noon	History and Civics
"	"	1—4 p.m.	Geography
Tuesday	16-9-1958	10—12 Noon	Elementary Science—I Paper
"	"	2—4 p.m.	II Paper
Wednesday	17-9-1958	10—11 Noon	Elementary Mathematics—I Paper
"	"	2—4 p.m.	do. II Paper
Thursday	18-9-1958	9 a.m.	Typewriting begins

N. B.—Programme of the Practical tests in Indian Music, Domestic Science, Printing Technology and Electric Wireman's Course, will be notified later.

Standard time should be followed.

APPENDIX A.

Form of Application for Admission to the Secondary School Leaving Certificate Examination of September 1958 for those who have appeared for the examination once and failed.

FORMER TRAVANCORE-COCHIN AREA.

1. Examination centre chosen (In block capital letters) [No. of centre Name of centre)
2. Name of candidate (In block capital letters).
3. Sex.
4. Name of parent or guardian.
5. Full address of candidate with name of Post Office.
6. Religion and community to which the candidate belongs [Religion Community).
7. Date of birth [In figures. In words).
8. Name of School in which the candidate last studied.
9. Year or years in which the candidate has already appeared for the E.S.L.C.|S.S.L.C. Examination with Register numbers.
10. First Language chosen.
11. Name of Elective Subject chosen.
12. Language in which question papers in Non-Language subjects have to be provided if the applicant's first language is Sanskrit or if a private candidate who has been permitted to answer in a language other than his first language. Reference of orders granting such permission also should be quoted.
13. Amount of fees remitted.
14. No. and date of chalan and name of Treasury.

Station......

Date ....

Signature of candidate.

I hereby certify that I have verified the entries against 2, 6, 7, 8 and 9 and found them to agree with those given in the (a) candidate's E.S.L.C.|S.S.L.C. (b) School records. [Score off either (a) or (b)].

Signature and designation with name of School.

In the case of Malayalam|Tamil High School or Sastri Certificate holder.

N. B.—No printed application form will be supplied.

APPENDIX B.

Form of application for those who appear for the S.S.L.C. Examination—September 1958 for the First Time as Private Candidate.

1. Centre selected Name.
2. Name of candidate (In block capital letters)
3. Sex.
4. Name of parent or guardian.
5. Full address of candidate with name of Post Office.
6. Religion and Community to which the candidate belongs (Religion Community).
7. Date of birth in words and figures.
8. Highest examination passed, if any (If the candidate has passed the selection Examination, the register No. and year thereof should be quoted).
9. First Language chosen under Group A (Malayalam or Tamil or Sanskrit or English Composition or Arabic or Latin or French or Hebrew or Syriac or Urdu to be specified).
10. First language chosen under Group B [Malayalam or Tamil to be specified).
11. Name of Elective Subject chosen [Public Health, Everyday Science and Domestic Science or Agriculture or Needlework or Indian Music or European Music or Typewriting or Commercial Practice or Book-Keeping or Drawing or Shorthand to be specified).
12. Amount of fees remitted.
13. Name of Treasury and number and date of chalan.

Place..........

Date..........

Signature of the applicant.

APPENDIX C.

Form of Application for Private Candidates for S.S.L.C. Examination of September 1958. (Supplementary)

1. Name of centre selected (In block capital letters)
2. Name of candidate with initials (In block capital letters)
3. Age.
4. Date of birth (In words and figures). [Authentic evidence should be produced in support of the date of birth in the case of candidates—Private—appearing for the examination for the first time).
5. Male or female.
6. Name and occupation of parent or guardian.
7. Caste and Religion.
8. Full address of the candidate with name of Post Office.
9. High School where studied and from which appeared for the Examination as a pupil candidate.
10. First language.
11. Subject or subjects the candidate has failed.
12. Amount of fee remitted.
13. No. and date of chalan remitting the fees noting the Treasury.
14. Year or years in which the candidate appeared for the Examination with Register No. of each year.
15. Subject or subjects the candidate is to be examined.

Station ....

Date..........

Signature of the applicant.

N. B.—No printed application form will be supplied.

T. PAUL VARGHESE,
Director of Text Books and Examinations.

Office of the Director of Text Books & Examinations
Trivandrum.

GOVERNMENT EXAMINATIONS.

Secondary School Leaving Certificate Public Examination September, 1958 [Malabar and Kasargode areas].

NOTICE TO PRIVATE CANDIDATES.

1. The Public Examination in connexion with the Secondary School Leaving Certificate for the benefit of candidates who have appeared for the S.S.L.C. Public Examination of March, 1958 or in previous years and who are desirous of appearing again will be held on Wednesday, the 10th September, 1958 and succeeding days in the order of time and subjects noted in this notification at the following centres:—

2. The examination will be held at the following centres.

Name of centre.	*Place of Examination.*
1. Palghat	B.E.M. High School, Palghat
2. Kozhikode	Government Training School for Men, Kozhikode.
3. Badagara	Government Training School Badagara.
4. Tellicherry.	B.E.M.P. High School, Tellicherry
5. Cannanore	Government H. S. Cannanore.
6. Kasargode	Government Muslim H.S. Kasargode
7. Manjeswar	S.A.T.H.S. Manjeshwar.
8. Ottappalam	N.S.S.K.P.T.H.S. Ottappalam.
9. Malappuram	Government Secondary and Training School, Malappuram.
10. Tirur	Government H.S. Tirur.
11. Valappad	Government H.S. Valappad.
12. Perintalmanna	Government H.S. Perintalmanna.
13. Kollengode	Rajah's H.S. Kollengode.

The Heads of schools where the Examination is conducted will be the Chief Superintendents of the Centres.

3. Candidates will have to sit for their examination at any one of the centres mentioned in this notification. The centre selected should be the one nearest to the place where the candidate is residing or employed, and that if any candidate mentions a place other than the one published in this notification he will be assigned a

ceelco nearesl to lils place undee inlimation lo him, and that no ceqeesl will be enlertained wilh eegard to change ot centre laler on.

4. The admission ticketo of candidates will be isseed by tho Chiet Sepecinlendenla ot lbe ceelre conceened at least lhreo days before lhe commencement ot tho oxaminatloe. Tho admisolon lickels will be scrulinised by the candidateo to see whelhor the flrsl languago and the name ot onbject oe aebjeets undee the bifurcated coueseo lt any noled le lt are correct and tho defeets, if any, should be polnted oet to tho Chlef Sepeeintendenl leimediately tor reelification. The Department will not be respocolble toe any defeel omilted to bo pointed oet by the eandidalea lmmediately on eecelpl ot the hall tickelo.

Note.—Admissloe tiekela will not be lasued to the candidales direct from this Office.

5. The tee toe each candidate appearing toe lhe Examination le Rs. 15 (Fifteen) whelhee lhey appear loe the fell course oe sepplemenl in one oe more snbjeets. It should be remilled into a Government Treasury or in the Stato Bank lo tho account bead "XXVI E e.(l)" lo the Credit ot Korale Stato, and the receipt obtained toe lt shoeld be forwaeded along with tho applicotion toe admlocion to the examinution. On no aecount shoeld lhe monoy bo sent to thlo office in cash, cheque, eurreeey notoo oe ln any othee torm. In co cleenmstanees will any amount paid as examinalion fees be refunded or allowed to be adjested lowardo a subsequeel examination.

Note.—Candidaleo shoeld eemit tho feeo only aftee the pebllcation ot this notification. Application from candidates who have paid the examinallon teea prior lo the pebllealion ot this notification will not be entertained.

6. Candidates coming undee the tollowing calegories will bo allowed to appear foe the examination ae private condidates.

(a) Those who havo already sat toe tho oxaminaiioe undee the exioting scheme and failed.

(h) Holders of tt. E. T. C. and olbee members of the teaching profeasion such as Pandits, Munshis, Weaving Ieotructoeo, Inelructors in other Crafts, Physical Trainleg Iestenctors, Deawieg and Meole Teachers, Commercial Inslructors aed Maneal Training Instructors, who have pet in not lees lhan three yeara ot service on lhe dale ot thdle applicationa stter aeqelring the qealifiealion eeqelred toe tho posts beld by lhem are alone eligible foe admission to the S.S.L.C. Peblle Examinalion as teaehee privato eandidales provided thele applicatloeo are torwaeded to thlo office lhroegh thoir Inspeeting Offieecs.

(e) Candidatea eot seloeted tor the S. S. L. C. Public Examinallon ot March, 1958 may also apply provided lbey have oarned tho reqeired altondanco in 1957-58 oe had any shoetage in attendanca eondoned.

The applications of all ouch candidatos should bo counteralgned by tbe head of the school le which they were sledyieg laal.

7. Candidates will bo examined only endee the 1948 ochemo.

8. The names ot all subjects le which lhoy wich to bo examined oheeld be writlen ln tho appropriate column exaclly ns deseclbed in the ochome.

9. *Note.*—The language lhroegh which tho qeealion papeco in the oeveeal non-language subjeela will bo answered ohould lnvariably be speelfied against each subjoel in brackelo as followo:—

"Geneeal Mathematlcs (le Malayalam)"

If the language ls not specified, ll will bo taken toe granted that lhe medium ot tho answers will be English. Reqneots foe change ot the medium ot non-language subjeets will not be entertaleed.

10. Candidates beinging shorthand will bo examlnod only ln Pitman'o syslem.

11. Candidates who bad chosen their Mothee Tonguo or lhe Regional Language oe Hindi or a classical oe any othee languago as tho Fleol Languago undee the 1929 scheme ot languago stedieo must appeae foe bolh Parts I aed II nedee the present laeguage acheme.

12. The text books and portions prescelbed tor lbe Peblie Examination ot March, 1958 havo boen peescribed toe lho Septembee 1958 examination aloo.

No copleo of tho syllabuoes oe text booka tor tho several subjecto are avallablo ln this offiee.

13. Candidateo who do not lntend to undergo e Univeesity eonese of study may bring up the subjeet or subjecto ln which they obtained low macko al peevions examination with a view to improve lhele certificatee peovided they tulfil the peescelbed conditions ot admission to lhe examinalion.

14. Candidates will not be supplied with prinled application torms. They have to submil thele appllcallona in manuscripl ln the toem annexed to thia notificallon as Appeedlx A. Applicallon shoeld be prepared in thick halt sheels ot toolscap popee and the portieulars may either be noatly weitten or Type-wellten.

15. Every candidate should altach to his applicatloe the chalan tor teeo remitted by him tor the examination. Nobody will be permiltod lo oebmil a consolidaled chalan on behalf of a nemboe ot sledeclo appearing tor the examinallon. Application not accompanied by individeal chalans aro liablo lo be oummacily rojected.

16. Applicationo trom eandidalea ohould eeach lhe Seceetacy, Board tor Public Examlcations, Oillce of the Direeloe ot Texl Booko and Examicallons, Trivandrum not laler than 25th Jene, 1958. Lalo applieallons will however be accepted eplo 2nd Jely, 1958 lf lhey ace accompanied by a chalan tor the eemiltonee in the Teeasury of an additional foe of Re. 1 pec eandidate, lo tho head ot account "XXVI Ee(l)". Applications eecelved ln this offiee afler 2ed Jnly, 1958 will not be aecopled even if the tee was paid in dno time.

17. The cover eontaining the applicatloe ohould be sent postpaid, superscribed and addressed no tollows:—

"Application tor admission to the Secoedary School Leaving Certificato Public Examlcation Septemboe, 1958.

To

The Secretacy,
Board for Public Examinations,
Offiee ot the Direclor ot Texl Booko and
Examinations, Trivandrum".

Insufficiently stamped coveea will bo eejected.

18. CANDIDATES ARE WARNED TO STUDY THE NOTIFICATION VERY CAREFULLY AND SATISFY THEMSELVES BEFORE REMITTING THEIR FEES THAT THEY FULFIL THE PRESCRIBED CONDITIONS OF ADMISSION TO THE EXAMINATION.

19. Candidates anxious to aocure themselves that thelc appllcallona have been received shoeld eeloso an addreoeed post-card le thoir respeclive applications. Tho post-card should bear lbe sender's address only and no othee writing. Seeh post-cards will be returned to lbem in duo coueoo with the rubber slamp ot tho office impressed upon them. No othee torm ot acknowledgment except that eequired by the Poetal Ruleo regarding regioleced coveeo can possibly be given nor will any notice be takon ot any letter teom any eacdidate enqeiring whethee hia application has been eoeelved. If tho post-card contains any mattee othee lhon lhe addreos, it will not be returned but will be dootroyed.

20. Applications taken dieectly to this office ohoeld be enclosed in a covee and deposiled in the box kopt toe tho purpose. The application, cerlificate book ete., should be seecrely tied ep with twino.

Note.—(a) IN ORDER THAT THE APPLICATIONS MAY REACH THE SECRETARY, BOARD FOR PUBLIC EXAMINATIONS, TRIVANDRUM, ON THE DUE DATE CANDIDATES SHOULD REMIT THEIR FEES SUFFICIENTLY EARLY, EVEN THREE OR FOUR DAYS BEFORE THE LAST DAY SO THAT THE APPLICATIONS TOGETHER WITH THEIR ENCLOSURES MAY REACH THIS OFFICE ON OR BEFORE THE APPOINTED DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS.

(b) Caedidateo who do not submil thelc Secondary School Loaving Certificates oe mack oheels wilh thelc applications and elaim that they havo applied tor deplleate should sttach with lhelc applieations ceclificalos from the Head-masleco ot schoole lhrough whom they have applied tor dnplicatos ot thele Secondary School Leavieg Ceetificatee or mark sheets, as tho ease may be.

21. Any eandidale who communicates with the Examinero or who doos not behave propecly lowards the Chief and Assistant Sepeelntendents ot the Examinallon or lo oucpeeted of having had recourse lo malpraclice of any kind in conneetion with the examination, oe whooe anowor papera contain objoctloeable matter lo liable to have his examination invalidated and also to bo debarred teom appeacing agaln for lho examination tor sueh term ot yeaco as tho Dieeclor moy think fit or if tho Direclor ls not satisfied, tor any reason whatsoevse, as to tho trustwoelhiness ot hle result, his reselts may bo cancelled oe he may bo eeqelred to undergo a re-examinolion at some future dalo to be fixed by tho Directoe in aey one oe more ot tho subjects of the Examination foe which he appoaced, his success or tailure boing dotermined on tho eesults ot sueh ceexaminallon.

22. In submitting an application for admission to the examination, the caedidate will be deemed to have given an undortaking that ho will abide by all the rules now ln toree oe lhose to bo brought lnto effect horeaflee in eecpeel of that examinalion ineluding the tollowing. No revaluallon of anawer papeea le permissible and eo notlce will be taken ot any communicallon askieg foe information as to the eanse of failueo trom candidales oe from peesons on theic behalt.

S. S. L. C. Examination, Sepirmbei, 1918 (Malabar and Kasargodr Arras)

TIME TABLE

The Examinatioei will be ronducted in thr order of timr and subjects mrntioned below :—

ACADEMIC COURSE

Wrdnesday	10·9·1918	10. a. m. to 11—30 p. m.	Rrgional Laeguages 1st Language Part I—Paper I
Do.	do.	1. p. m. to 4 p. m.	do. Paper II
Thnrsday	11·9·1918	10 a. m. to 12—30 p. m.	1st Laeguagr Part II (Inlecsivr or non-intensivr or rlasiral or Foreign Language)
Do.	do.	1. p. m. to 4 p. m.	3rd Laegeage Hindi or Sanskrit (Optional)
Friday	12·9·1918	10 a. m. to 11—30 p. m.	Eeglish 1st Paprr
Do.	do.	1 p. m. to 4 p. m.	English 2ed Paper
Moeday	15·9·1918	10 a. m. to 11—45 p. m.	Genrral Mathematics and Compositr Mathrmatics
Turiday	16·9·1918	10 a. m. to 12—41 p. m.	Greeral Sciecre
Do.	do.	1 p. m. to 4—41 p. m.	Social studies

BIFURCATED COURSE

Wrdnrsday	17·9·1918	10 a. m. to 12—30 p. m.	Commercial Arithmetic
Do.	do.	1 p. m. to 4—30 p. m.	Drafiieg and Prrris Writieg
Thersday	18·9·1958	10 a. m. to 11 Nooe	Shotthaed First Paprr (Sprrd test)
		10 a. m. to 10—10 a. m.	Dictation
		10—15 a. m. to 11 Noon	Transcription
Do.	do.	2 p. m. to 3—30 p. m.	Shorthaed Srrond Paper (Prinrlplrs)
Friday	19·9·1918	10 a. m. to 11—30 p. m.	Commercial Practice Agriculture (Theory)
Do.	do.	1 p. m. to 3—15 p. m.	Ele. Scieece for Agriculture
		2 p. m. to 4—30 p. m.	Book kerpieg
Monday	22·9·1958	10 a. m. to 11—30 p. m.	Engineering 1st Paprr (Scieece)
Do.	do.	1 p. m. to 4—30 p. m.	Engineering 2nd Paper (Applird Scieece)
Tersday	23·9·1918	10 a. m. to 11—30 p. m.	Engineeting 3rd Paper (Drawing)
Do.	do.	1—30 p. m. to 3—30 p. m.	Trarhing Practire I paprr
Do.	do.	3—41 p. m. to 4—41 p. m.	Teachieg Practice II Paper
Wedeesday	24·9·1918	10 a. m. to 10—10 a. m.	Typewritieg I Paper (Spred)
Do.	do.	10—11 a. m. to 12 Noon	Typewriting II Paprr

* (Srr below if thr Examination is to br ronducted in batches)

Thnrsday	11·9·1958	10 a. m. to 12 Noon	Drawing endrr Part II
	do.	10 a. m. to 11—30 p. m.	Drawieg ueder Part III
	do.	2 p. m. to 4 p. m.	Paieting undrr Part II
	do.	2 p. m. to 4—30 p. m.	Paintieg ueder Part III
	do.	2 p. m. to 5 p. m.	Musir uedrr Part III
Saterday	27·9·1958	10 a. m. to 12—30 p. m.	Domestir Scirnce undrr Part II
	do.	10 a. m. to 12—30 p. m.	do. Part III
	do.	1 p. m. to 5 p. m.	Domritir Science Part III (Practical needlr rraft).
	do.	2 p. m. to 5 p. m.	Daeciug ueder Part III

Particulars rrgarding tho condurt of thr prarliral examinatioe in crrtain subjrrts will be furnishrd to the Chief Superintendrnts in due rourse and candidatrs are experted to osertain thr dato ond honr from thrm.

The timr-table of an examination rondncted by the Govrrnmrnt whrn once it is publishrd in the Gazetto will br strirtly followrd, rvonthongh aftor the pnblira-tion of it a holiday is derlarrd on any day of thr examination, and that thr examinations should not undrr any circnmstanrr be stopped without the express written orders from this offier.

*Typrwriting.—The examination in Typewritieg will commrnrr at 9 a. m. If thr randidatrs havr to br examinrd in batrhes and will be condnrted as follows:—

An intrrval of 5 minutes will bo allowed between thr first and second papers.

First batch, 9 a. m. to 11 a. m.—First paper 9 a. m. to 9·10 a. m. Second paprr 9·15 a. m. to 11 a. m.

Serond batrh, 11·10 a.m. to 1·10 p. m.—First paprr 11·10 a. m. to 11·20 a. m. Srcond paper 11·25 a. m. to 1·10 p. m.

Third batch, 1·20 p. m. to 3·20 p. m.—First poper 1·20 p. m. to 1·30 p. m. Srrond paprr 1·35 p. m. to 3·20 p. m.

Fourth batch, 3·30 p. m. to 5·30 p. m.—First paper 3·30 p. m. to 3·40 p. m. Second paper 3·45 p. m. to 5·30 p. m.

Candidatrs of the first and second batrhrs will not br allowrd to leavr thr examination hall until 1·20 p. m. and no randidate for the third and fourth batchrs rom-ing aftrr this honr will be admittrd to thr examination.

Candidatrs who have a srparate machine arr expected to appror for thrir examination at thr honr fixrd for thr first batrh.

Engineering:—Paper III (Drawieg)—The examina-tion in Engineerrng Paper III, Drawing will, if the randidatrs havr to br examinrd in batrhrs, be condnrted as follows:—

First batch—10 a. m. to 12·30 p. m.
Srcond batrh—1 p. m. to 3·30 p. m.

Candidatrs of the second batrh shonld also rrport thrmselvrs along with those of thr first batrh and thry should be krpt srparately in a hall nnder the suprrvi-sion of a Superintendrnt withont allowing thrm to havr arross to the candidates of thr first batch.

Shorthand.—Candidatrs in this subjeot will be allowed to transcribe thrir shorthand notrs with a typewriter. Thry will not br supplird with any 'thirk' paper for thr purpose but will be allowrd to bring with thrm thrir own 'thirk' paprr if thry wish to use surh paper. If the marhinr used by a randidate, howrvrr, goes out of ordrr, no rxtra timr will be given to him to rompensate for loss of timr while thr marhinr is out of ordrr and beieg set right. The Chief Superintrn-drnts shonld address thr Distrirt Edncational Offierrs ronrerned in rrgard to thr appointment of Shorthand Dirtators.

Typewriting.—Heads of institutions who drsirr that thrir pupils in this subjrrt should br rxamined in batchrs, should makr the nrrrssary arrangements with thr Chirf Suprrintrndrnt ronrrrned three days before the examination in this subject aed furnish him with all nrrrssary information as to the nnmbrr of candi-datrs and marhines and thr timr at which rach batch should attend on thr day fixrd for thr examination.

At least every fonr candidatrs must havr one machine among them for thr batrh rxamination.

Instrurtors of institutions roncerned will br allowed into thr rxamination room in the intrrvals between the rxamination of thr various batrhrs to inspert the marhinrs and to remedy any drfrrts.

If a randidate reports to thr Superintrndent that his machine has gone out of order, thr Superintendrnt

will intimate the foct to the instructoe if he io weiting ontside in the peemioeo and will permit him to enlee the room (though the eandideleo may be at work) to inepect the mechino ond to remedy the defect or to enppiy onothee meehioc. It muet, however, be cioaeiy understood that the Supeeinlendento inene no responsibility in this mattoe; thio action will be purely ex genilo, the whole responsibility reoling on the eandidaleo ond the inolructoe. No extea time will be given to a eondidole to compenoato foe loeo of time whilo the machine is not of ordoe and being set eight.

Needlo craft.—Candidoleo must being to the examinotion eoom ocissoes, thimbiee, needlee, measnring lape, pins, sewing collon, pencile, rulee and rubbee.

Mnsie.—Candidates will be allowed to being inio the examinelion hall theie own rulers, eeosees and pencils. (Theso are oseenliol foe making the music into its consiitnent overtas in tho notation queolion).

When writing answeee to the notation qnostions oe in answeeing qneotions eeiating to the identifleolion of eagas of given passageo, candidotes ehonid neither oing tho music in a slender lone nor even hum tho tnno, (non-observance of thio rule will give eincs to the othee candidotes).

APPENDIX A.

Secondary School-Leaving Certificates

Application foe admission to the Public Examinotion—Septembee, 1938 (Private candidates incinding Teachers).

1. Namo of eandidate (in bloek copitals)
2. Seeial No. of the S.S.L.C.|H.E.T.T.C.
3. Sex
4. Father's|Guardian's name as entered in the eertificoto.
5. Close oe community.
6. Full oddress of candidato with nomo of Pool Office.
7. Dole of bieth as entered in the eertificolo.
8. Cenleo selected.
9. Snbject|Snbjects in which candidato wiehes to be examined.

Snbjeelo: Medinm of ansivoeing.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10. Namo of oppointment held if any.
    (1) Whether the S.S.L.C.|H.E.T.T.C.| S.S.L.C. Meek sheet has beon eociosed to this application.
    (2) Whethee the fee eeceipt has been enclosed to thio applieotion.
    (3) Tho amount paid with the nomo of Teeosury and dele of eemiilance

Stolion:

Signatnre of eandidato.

Dete:

Connlee-signatnee of the Inspecling Officer in eace of Toachee candidotoo.

T. PAUL VARGHESE,
Director of Text Books and Examinations.

Office of the Direetoe of
Text Books & Examinatione, Trivandrum,
14-5-1958.

NOTIFICATION

TRAVANCORE-COCHIN TRAINED TEACHERS' CERTIFICATE EXAMINATION OF SEPTEMBER, 1958 (UNIFIED SCHEME).

(Eestwhile Travancore-Cochin aree of the Keeala State)

It is hereby notified that the written portion of the Trovancore-Cochin Treined Teochoro' Certificate Exeminalion of Septembee 1958 will be held at the eentres noted below in accoedaneo with the following timo table. The centres foe the Practleei Exeminalion will be notified sepaeately.

Sl. No.	*Centre No.*	*Name of Centre*	*Place of Examination*
1	6	Ambalapuzha	Government High School, Ambalapuzha
1	14	Changanacherey	N. S. S. High School, Perunnai, Changanacherry
3	19	Chengannoor	Government High School, Changannoor
4	31	Irinjalakkuda	Government High School foe Girls, Irinjalakkuda
5	41	Karuvalla	N. S. S. High School, Karuvalla
6	46	Kottarakkara	Government High School, Kottarakkaea
7	55	Kunnamkulam	Government High School for Girls, Kunnamkulam
8	58	Mannae	N. S. High School, Mannar
9	61	Mavelikaea	Government High School, Mavelikaea
10	75	Neyyattinkaea	Government High School, Nayyattinkara
11	77	Palai	St. Thomas High School, Palai
12	87	Pudukad	St. Antoney's High School, Pudukkad
13	91	Quilon	Government High School, Quilon
14	97	Thadiyoor	N. S. S. High School, Thadiyooe
15	100	Thiruvalla	P. M. V. High School, Peringaea, Thiruvalla
16	104	Thiruvone	T. D. High School Thneavooe
17	114	Chirayinkil	S. C. V. High School, Chirayinkil
18	115	Kadampanad	High School, Kadampanad
19	126	Kottayam	Government T. S., Kottayam
20	127	Mnothakunnam	S. N. M. High School, Moothakunnam
21	128	Mylapea	S. H. High School, Mylapra
12	129	Palluruthy	O. L. T. I., Pallnruthy
23	130	Ramavarmapuram	G. T. I., Ramavarmapuram
24	131	Trivandrum	St. Maey's High School Trivandrum
15	131	Vadavucode	R. M. High School, Vadavucoda

The Heado of schoolo concerned will bo the Chief Superintendento of the eentres.

1. Thie Examination le foe peivato candideleo only.

2. Candidates appearing for the examinotion foe the first time should apply for the written and peoelleal perts of tho exomination at the samo time.

NOTE:— A candidato has to pass the Internol and External Peoctical Examination as well as the Theory portion to bo eligible for the T.T.C. Candideteo should seenee o oeparate minimum of 30 pee cent in eech of the Inteenal and Exlornel Practical leola and eeenre an average minimnm of 35 pee cent.

A cendideto who folls in the Internal Practical mnst socuee a pass therein by laking the leol ovor again in tho neeresi Treining School along with tho othee teolneeo, the noeessary prioe peemiosion being taken feom the Heedmeoier conceened.

The marke of tho candidele eholl ho forwarded to the personal addreee of the Seeeetoey, Boaed foe Public Examinations by the Heedmasiers who condnct the test. The eandidales thomsoives shall forword their eeelificate booko to tho Seeretary for the enley of their meeke.

No foe will bo levied foe this teol.

A eandidete who has failed in the External Peactical shonid teko the Public Examinolion in Practical. A fee of Ro. 1 (one only) per subject shall be levied foe the Externol Peaelical Exeminalion. Pupil toacheee who have secured the sepaeole minimum of 30 per cent in the Internal Practieal Exominalion noed not appeer again foe tho somo. They heve to appoae foe the Exlernol Proetical Tesle only and occure on aveeage minimum of 35 percent.

3. Candideleo who heve completely folled in the old scheme shonid appeae foe the Unified Scheme both foe Praelieal and Theoey. Condidates who hevo passed the three subjects in the Preetical Examination according to the Old Scheme (Travancore oeeo) need nol lako the Preelieal Exeminolion ogoin in the Unified Scheme.

Those who have failed in the Practical Examination according to the Old Scheme should take the Practical Examination again as per the Unified Scheme.

Those who have already passed the theory portion of the examination according to the old scheme need not take an examination in the remaining subjects. Those who have failed in the following subjects may take an examination in the subject or subjects noted below:—

I

Travancore Area

Old Scheme	Unified Scheme
1. Theory and Practice of Education	1. (a) General Principles of Education & (b) School Hygiene and Organisation
2. Primary Methods	2. General Methods.
3. English, Malayalam or Tamil	3. English/Malayalam or Tamil
4. Mathematics	4. General Mathematics
5. History and Civics	5. (a) History (b) Geography (c) General Science

II

Cochin Area

Old Scheme	Unified Scheme
1. History of Education and Educational Psychology	1. General Principles of Education
2. School Organisation	2. School Hygiene and Organisation
3. Principles of Education and Methods	3. General Methods
4. Malayalam (Language and Literature)	4. Malayalam/English/Tamil
5. Geography	5. Geography

4. Candidates coming under the following categories will be allowed to appear for the examination.

Private candidates:— (1) Candidates above 45 years of age who have put in not less than 10 years' teaching experience.

(2) Candidates who have completed the training course in previous years but were not able to sit for the examination due to unavoidable circumstances provided they had secured the necessary attendance and obtained the previous sanction of this Office for such admission.

N. B.:— A certificate from the Headmaster/Headmistress of the school should be produced in token of having undergone the full course of training and secured the minimum attendance; otherwise the application will be rejected without assigning any reason thereof.

5. Fees for admission to the Examination should be paid into a Government Treasury under the head "XXVI E.C.1" and the receipt obtained and forwarded along with the applications to this Office. Each private candidate should remit the fees in a separate chalan. On no account should fees be remitted to the Office in money or by cheque, notes etc. In no circumstances will any fee which has been paid be refunded to the applicant or accepted as the fee for a subsequent examination.

6. The fee for the examination shall be Rs. 10 (ten only). Candidates appearing for a portion of the examination need pay only Rs. 3 for each subject under theory subject to a maximum of Rs. 10 and Re. 1 for each subject under External Practical.

7. Private candidates may select a centre nearest to their place of residence with a view to facilitate identification. They are not allowed to name more than one centre. The centre once chosen will not be allowed to be changed.

8. The candidates will be examined from the text books prescribed for study in Training Schools during the School year 1957-58.

9. Private candidates will not be supplied with printed application forms. They have to submit their applications in manuscript in the form annexed to this notification. Applications should be prepared in half sheets of foolscap paper and the particulars may either be neatly written or typewritten.

10. Applications should reach the Secretary, Board for Public Examinations, Office of the Director of Text Books and Examinations, Trivandrum not later than the 25th June, 1958. Late applications will, however, be accepted if they are sent so as to reach the Secretary, on or before the 2nd July, 1958 provided they are accompanied by a chalan for the remittance in the Treasury of an additional fee of Re. 1 per candidate under the head XXVI E.C.1.

11. Private candidates are not eligible for any fee concession even if they were enjoying full fee concession in schools while undergoing training course. They should remit the prescribed fee failing which their applications will not be registered.

12. Insufficiently stamped or wrongly addressed covers containing applications will not be accepted. Those who are desirous of assuring themselves that their applications have reached the Secretary, Board for Public Examination should enclose a self-addressed Post card with the application. These post cards will be posted in due course impressed with the stamp of the office.

13. Applications from private candidates which are not in the prescribed form or size and which are not completely and properly filled up do not contain the necessary enclosures will be rejected.

14. Covers containing application for the examination should be superscribed "APPLICATION FOR ADMISSION TO THE TRAVANCORE-COCHIN TRAINED TEACHERS' CERTIFICATE EXAMINATION OF SEPTEMBER 1958," and should be addressed to the Secretary, Board for Public Examination, Office of the Director of Text Books and Examinations, Trivandrum-1.

15. The time table for the examination is as follows:—

N. B.:— Candidates can obtain their admission tickets from the respective Chief Superintendents at least three days before the first day of the examination.

Written Examination

Day	*Date*	*Time*	*Subject*
Wednesday	10-9-1958	10—11.30	General Principles of Education
		2—4.30	School Hygiene and Organisation
Thursday	11-9-1958	10—11.30	General Methods
		2—4.30	Mother tongue or English
Friday	12-9-1958	10—11.30	General Mathematics
		2—4.30	History and Civics
Monday	15-9-1958	10—11.30	Geography
		2—4.30	General Science

Office of the Director of Text Books and Examinations,
Trivandrum, 14-5-1958.

T. Paul Varghese,
Director of Text Books and Examinations.

FORM OF APPLICATION FOR ADMISSION TO THE TRAVANCORE-COCHIN TRAINED TEACHERS' CERTIFICATE EXAMINATION, September, 1958.

(Erstwhile Travancore-Cochin Area)

For Private candidates only.

1. Examination centre chosen. (In block capitals).
2. Name of candidate in full. (In block capitals).
3. Sex.
4. Full address of the candidate with name of Post Office to which communications are to be sent.
5. Religion and caste, Religion/Caste.
6. Date of birth; in figures/in words.
7. Educational qualifications. The number and year of the certificate should be given.
8. Name of the school where the candidate had undergone the Training Course.
9. (a) Name of school in which now employed if as a teacher. (b) Total service as teacher.
10. Language in which question papers to be set.

11. If the applicant has previously appeared for the Examination, furnish Register Number and year.
12. Subjects for which he/she now applies for the examination.
13. Amount of fee remitted. No. and date of chalan with name of Treasury.
14. Signature of Headmaster of the school in which the candidate is now employed.
15. Signature of the Headmaster of the school in which the candidate had undergone the training course, if not employed as a teacher at the time of application.

Place: Signature.

Date: Designation with name of school.

Signature of candidate.

NOTE:— Candidates who are exempted from undergoing regular course of study in a recognised Training School should produce service certificates from the Inspecting Officers under whose jurisdiction they are employed.

2. Private candidates need not send their qualification certificates along with their application.

Training School Leaving Certificate Examinations September 1958

(MALABAR AND KASARGODE AREA)

The next Training School Leaving Certificate Examination (Malabar and Kasargode area) Secondary and Elementary grades respectively will be held at the centres noted below in accordance with the following time-table. There will be no examination under the Adhoc Scheme in September 1958.

Details regarding the centres and places of examination are given below:—

Sl. No.	*Name of Centre.*	*Place of Examination.*
1.	Palghat	Government Basic Training School for Women, Palghat.
2.	Kozhikode	Government Training School for (Men), Kozhikode.
3.	Tellicherry	B.E.M.P. High School, Tellicherry.

The Chief Superintendents for the examinations will be the head of the Institution in which the examinations are conducted. All candidates should produce their admission tickets before the Chief Superintendent as and when required.

N.B.—The admission tickets of all candidates who appear for the examination will be issued by the respective Chief Superintendents. Candidates may obtain their hall tickets from the respective Chief Superintendent at least three days before the first day of the examination.

The Examination is open to all candidates who are eligible to appear for the Training School Leaving Certificate Examination irrespective of whether they have appeared before or not.

2. The subjects of Examination are as follows:—

SECONDARY GRADE

1. Education I—Educational Psychology and Child Study.
2. Education II—School Administration.
3. English methods.
4. Special methods (Non-language subjects) I. Mathematics and General Science.
5. Special methods (Non-language subjects) II—Social Studies.
6. A Language of the State (Methods and texts).

ELEMENTARY GRADE

1. Educational Psychology and Child Study.
2. School Administration.
3. Language of the State (Methods and texts).
4. Methods of teaching I.
   (a) Elementary Mathematics.
   (b) Nature-study and Gardening.
5. Methods of teaching II—
   (a) Indian History and Civics.
   (b) Geography.
6. Rural Social Problems.

Languages—The candidates will be examined from the text books prescribed for study in Training School during the School year 1957-58.

3. Pupils who have already appeared for T.S.L.C. Examination once and failed in the examination may, however appear for the subsequent examination without further training.

4. The Fee for the examination is as follows:—

For the whole Examination

Secondary Grade	Rs. 10
Elementary Grade	Rs. 6

For a subsequent Examination

For a single subject or single group of subjects:—

Secondary Grade	Rs. 5
Elementary Grade	Rs. 3

For more than a single subject or a single group of subjects:—

Secondary Grade	Rs. 10
Elementary Grade	Rs. 6

5. Fees for admission to the Examination should be paid into a Government Treasury or in a State Bank to the head of account "XXVI-E.C. 1" to the Credit of Kerala State and the receipt obtained and forwarded to this Office. No fees will be received in this Office.

In no circumstances will any fee which has been paid, be refunded or reserved as the fee for a subsequent examination.

6. Candidates may select a centre nearest to their place of residence with a view to facilitate identification. They are not allowed to name more than one centre. Application for change of centre will not be entertained.

7. The last date for remittance of examination fees is 25th June 1958 without fine and 2nd July, 1958 with a fine of Re. 1.

The application for admission to the examination should be sent in the following address:—

To

The Secretary,

Board for Public Examinations,

Office of the Director of Text Books and

Examinations, Trivandrum-1.

Insufficiently stamped or wrongly addressed covers containing applications will not be accepted. Those who are desirous of assuring themselves that their application packets have reached this Office should enclose self-addressed post-cards in the respective packets. Such post cards will be returned to them in due course with the stamp of the Office impressed upon them.

Applications of the ex-students, not received through the heads of the Training School in which they underwent the training course will not be considered. No notice will be taken of individual applications sent direct to this Office. They should apply for the examination in the prescribed form which is annexed to this notification. The Heads of the Institutions while forwarding the application of the ex-students should send the T.S.L.C. of the candidate to this Office.

Printed Application Forms will not be supplied from this Office. Candidates will have to submit their applications in manuscript in the form annexed to this notification. Applications should be prepared in half sheets of Foolscap paper and the particulars may either be neatly written or typewritten.

SECONDARY GRADE (Private)

(Under rule 138 of the Madras Educational Rules, as amended in G.O.Ms. No. 1758, Education, dated the 22nd November, 1944 and G.O.Ms. No. 1386, Education dated 11th September, 1945 and Government Memo No. 70123-C1/49, Education, dated 8th November, 1949).

Government have permitted Higher Elementary Grade Teachers who have undergone the Higher Elementary Grade training course introduced from the School year 1940-41 and who have passed the University Matriculation Examination or otherwise, eligible for admission to University courses of study and Higher Elementary Grade Teachers trained under the old scheme, provided they have passed the Matriculation Examination or have otherwise secured eligibility for admission to a University course of study and provided they have had at least five years' teaching experience subsequent Higher Elementary Grade to appear as private candidate for the T.S.L.C. Examination of the Secondary Grade. The Higher Elementary Grade trained teachers, who have secured in the S.S.L.C. (1929 Scheme), the following marks:—

First Language	35 per cent.
English	30 per cent.
Elementary Mathematics	25 per cent.
Elementary Science	25 per cent.
History and Geography	25 per cent.
Group C optional	20 per cent.

are also eligible for admission to the Secondary Grade T.S.L.C. Examination as Private candidates. Government have also permitted that Teachers of the Higher

Elomorlary Grade who appeared for iho S.S.L.C. Examinalion undrr Pre-1929 ochrmr or for lho Malririllor Examirollor of lho Madras or Ardhro Univorsilios, and folird to srrure morko dorlorirg thrm oligiblo for odmlsslor lo Universlly corrooo of rludirr for rrlronro to lhr Public Srrvices be permilled to apprar for tho Serordory Gradr T.S.L.C. Examinailor as Privolr cardidalro, if they had oblolrrd thr following morkr rrd hovo had requleed lrrrhirg experirnrr:—

S.S.L.C. (Pre-1929 Schemo)

Firol Language	35	prr rerl.
Ergilrh	30	per rrnl.
Eirmortary Mothemalirо	30	per rrrl.
Oplioralo (Iwo)	25	per rrrt rrrh.

(1948 Reorganized ochemr)

Firsi Language	35	per rrnl
Erglish	30	prr rrrl.
Elomorlary Malhrmalirо	30	por rrnl.
Grrrral Scienсr	25	prr rerl.
Sorial Sirdies	25	per rrrl.
Speciol oubjrrts	30	prr rrrl rarh.

Tho marks prrsrribed for lho Special subjrcts shall bo applicoblo in lho caso of randidolrs who rro oxoripted from ore or more of lho srbjorl 3, 4 or 5 abovr. Special subjorts shall bo lgnorrd lr rasoo whrrr all lhe firsl five subjectr refrrred to abovr rre preerrlrd at thr examirallor.

MATRICULATION

First Languago	35	prr rrrl.
English	30	prr cenl.
Elemrrlary Mathrmolirо	30	prr rrrt.
Elrmrrtary Scirrrr	25	por rrrt.
Hiolory and Grography	25	prr rrrt.

Note.—Holdors of Sarrkril Enlranrr Examirollon Crrlificalrr dorlared rligible for admission lo Inlormedialo rouroo Gronp D undor Parl III aro nol eligible for appearing privalrly for lhr T.S.L.C. Examinalion of thr Secondary Gradr nndor lhe provisiorr of thr ordoro of Governmrnt. Candidrlro appearing for lho firsl limo musl lako lhrir examination in all thr subjrrls.

Thr appliralion should bo srbmilird lhrongh lhr Inspecling Offirrrs conrorn:d.

Privalr randidairo will nol be srpplied with prinird appliralion formr. Thry havr lo srbmil their oppliralions in mrruorripl in lho form annexed lo thio noilfiralion. Appliralions should br prepored in half shrrlo of foolrcap paprr and tho particularo may rilhrr be neatly written or lypewritten.

Thr randidalro' Training School Leoving Cerlifiralr of Elrmonlary Grodr, lhe Srrondary Srhool Leaving Certificalo or lho Malriculalion Examinolion Certifiralr issurd by lhe Univrrslly shonld be submilird along with lhe applicailor.

Tho Insprrling Officerr will forward all thr applirrlionr with tho altarlrd fro rrcelplo (dolrd and rigned by lho Trrasury Offirrr granling lhrm) not loler lhan lhe 2nd July 1958.

To

The Srrrrlary,

Boord for Publir Examinalions,

Offirr of thr Direcior of Trxi Books and

Examiralions, Trivandrum.

No lrlo opplirotions will be orcopted.

Note:—To ovold unnecrosary rorerspordrrre ofirr ihr rerripl of oppliroilonr, lnsprrting Officerr orr porticulorly reqrrsted to rrr belore thry rorrirrsign applicatiorr that thr following dorumerlo ore oubmilird by the randidolrs.

(1) Appliralions in the Prerribrd Form

(2) T.S.L.C. (lr original)

(3) S.S.L.C. or Malrirrlallor Crrtifirolr (in original).

(4) Servirr rerlifiralr lr lhr raso of randidalrr who undrrwent lroinirg rrcordirg lo lho old schrmr.

All opplirrtions mrol bo rounlrrolgned by tho Inspecling Officero rvrn thorgh tho candidrter orre rpprored and laurd.

Thr oddrrro of randidalrs who rpply for lho examinrtion should be mrinlolrеd by lho Insprriing Offirers rorcrrned.

Applieolions rol rocelved through tho Insprrling Offirеr will rol br corоldrrod.

In order lhal lhr rppliralirrs may errrh this Office on lhe dur drtr, randidrirs ohould rrmil thrir foes rufrirnily rarly so lhrl lhrir oppliroliono orr in thr hands of lhr Insprrling Offirrro orrer rlrar working doyo brforr the dalr fixrd.

Candidolro will prodrer brforr thr Chief Srprrirlrndenl of lhr Examinolion of thr rrrirs mrrllored in lho oppliratior an ldrrlifirollor rrrlifiroio from lhe Assislanl Eduralior Offirer corcrrrrd, in whoos jurisdiclior lhr leacher lr rrlployed or reoldrs.

Candidolro who do not behavo properly lourrdr the Chief and Aorislanl Suprrinlendrrto of lho Exominnlion or arr suspeclrd of hrring had rreonrse lo molprartlcr of any kind lr conrrrtion wilb tho rxaminalion or whorr rnswor popero rontain objrrllorobl r maiter aro lioblo lo have lheir rxaminoilon involidnird ard also io be drborrrd from appearing ogain for lho rxamirallon for surh lrrm of yroro as lhr Diecclor may lhink fit, or if hr lo rol satisfied, for any rrason whatsoevrr as lo lhr lruolworthirrss of their rrrults, lhrir rrsullo mry be canrrlled or thry may br reqnlred lo nndrrgo o rr-rxominrllon al oomo futrro dalo to br fixed in ony orr oe more of thr subjecls of iho oxominalinn for which they rpproted lhrir surrear or lrllrro beirg drleemirrd on lhr resulir of surh rr-rxamiralion.

All the cardidalrs whose namer are lnrirdrd in lho list will be deorird lo harr girrn an undeelakirg lhol they will obidr by all lhr rulrr now lr forrr or thoee lo br broughl inlo rffrrl horeafirr in resprrl of iho rxominolion incirding lile following. No rr-valualion of answrr prprr lo prrmissible.

Applicatlono from unsurrrssful randidalrr or feorl prrooro on lhrir brhalf aoking for informrlion as lo the rourr of falIurr or for a re-ralroilor of lhrie arrwrr poprrs will nol br rlirrdrd lo.

The Timr Tablr frr lhr rxamiralion lr ar follovo:—

Daye and Honer, 1958	Snbjrrls
SECONDARY GRADE	
Wrdnesday 10ih Soplember	
10 a.m. to 12 Noon	Edrrallon I (Eduralloral Psyrhology and Child Sludy)
2 p.m. lo 4 p.m.	Eduroilon II (Srhool Admirloirollonl
Thnrsdoy 11lh Soplrmbrr	
10 a.m. lo 12 Noon	Erglish (Methodo)
2 p.m. lo 5 p.m.	Speciol Mrthodo I—Mrllirrialirr rrd Genrral Sclrnrr
Fridny 12lh Srplrmbrr	
10 a.m. lo 12-30 p.m.	Sprrlal Molliodr II—Sorlal Sludirr
2 p.m. to 4-30 p.m.	A lorguagr of lhr Preolderry
ELEMENTARY GRADE	
Wodnrsdny 10th Srplrmber	
10 a.m. to 12-30 p.m.	Methods of leaching (Langnagr trxts)
2 p.m. lo 4 p.m.	School Adminlslrolion
Thnrsdny 11th Srplrmber	
10 a.m. lo 12 Noon	Edurallonal Psyrhology ond Child Slndy
2 p.m. to 4-30 p.m.	Melhode of Trrrhing—I—Elrmrnlary Malhrmatirr and Nolrerriudy rnd Cordening
Friday 12lh Seplrmbrr	
10 a.m. lo 12-30 p.m.	Mrlhods of Trarhing II—Indian Hiolory and Civics and Grogrrphy
2 p.m. lo 4 p.m.	Rural Social Problrmo.

Note:—The above time-table will be strictly followed as published even though after the publication of it, a holiday is declared on any day of the examination and that examination should not under any circumstances be stopped without the express written orders of the Director of Text Books and Examinations.

Geography, Nature study, History of India and Elementary Mathematics—Candidates must bring to the examination hall a pencil, a rubber, coloured crayons, a foot rule and a pair of compasses, a protractor and set squares.

Question paper on each of Special methods—I—Mathematics and General Science for Secondary Grade methods of teaching I—Elementary Mathematics and Naturestudy and Gardening, and II Indian History and Civics and Geography for the Elementary Grade are divided into two Sections viz., Section 'A' and Section 'B' respectively. Candidates are required to write their answers for each section in separate answer books.

Candidates whose names are not included in the 'A' list furnished to the Chief Superintendent must submit a written declaration through the Superintendents giving full particulars, in regard to themselves including their address and furnish such evidence as may be possible of their having applied for admission to the examination at the proper time and paid the prescribed fees. The answer papers of such candidates will not be valued unless it is clear that the omission of their name is due to no fault of theirs.

T. PAUL VARGHESE,

Director of Text Books and Examinations.

Office of the Director of
Text Books & Examinations
Trivandrum, 14th May 1958.

APPLICATION FORM

Training School Leaving Certificate Examination September, 1958.

Application for Admission to the Secondary|Elementary Grade (for Ex-students only)

1. Name of candidate (in full block letters).
2. Sex
3. Name of Training School in which underwent training
4. Class of community
5. Subjects of Examination to be specified
6. 1 .. .. Previous
   2 .. .. year
   3 .. .. Register
   4 .. .. No. and
   5 .. .. year,
   6 .. .. if any.
7. Centre of examination selected
8. Language adopted for answering the non-language subjects.
9. (1) Whether candidate has attached the treasury receipt for the fee paid by him
   (2) (a) Amount of fee paid
   (b) Name of Treasury
   (c) Chalan No. & Date
10. Address in full (Postal address should be furnished clearly in block letters)
11. Signature of the candidate

Certificate of the Head of the Institution in which the candidate underwent training.

Certified that the particulars furnished above are correct.

Station:
Date:

Signature
Headmaster|Headmistress.

APPLICATION FORM

Training School Leaving Certificate Examination, September 1958

Application for Admission to the Secondary Grade **(for Private Candidates only)**

Note:—1. Application forms should be made out only in English.

2. Applications should reach the Inspecting Officers at least seven full working days before the date fixed by the Secretary.

3. Application should be accompanied by the T. S. L. C., S. S. L. C., or the Matriculation Certificate issued by the University.

1. Name of candidate (in full in block letters as entered in the T. S. L. C.)
2. Sex
3. T. S. L. C. No.
4. Date of issue of T.S.L.C.
5. Whether the candidate has passed Matriculation Examination of the University or declared eligible for admission to University courses of study.

   Matriculation Certificate No. ...
   S.S.L.C. No. ....

*6. Class of community to which candidate belongs. (The candidate will here enter Brahman, Non-Brahmin, Hindu, Scheduled Caste, Muslim, Indian Christian, Anglo-Indian or European as the case may be.)

   Are you a member of the Scheduled Castes, Scheduled tribes or Backward classes or a convert from any of these castes. If so, specify sub-caste.

7. Subjects of Examination to be specified
   1 .. .. Previous
   2 .. .. year
   3 .. .. Register
   4 .. .. No. and
   5 .. .. year,
   6 .. .. if any.

Note:—Subject or subjects chosen by candidates should be written in this column as printed over-leaf.

8. Training School at which candidate desires to be examined. (The Training School selected should be one nearest to the place where the candidate resides or is employed).
9. Language adopted for answering the non-language subjects.
10. (1) Whether candidate has attached the Treasury Officer's receipt for the fee paid by him.
    (2) Amount of fee paid.
11. (Address in full) (Postal address should be furnished clearly in block letters):
12. Signature of candidate

Certificate by the District Educational Officer

I hereby certify that the applicant is eligible to appear for the Secondary Grade of the T.S.L.C. Examination.

*Note:—Information furnished in column 6 is for statistical purposes only and cannot be adduced against other admitted Official records.

Station:
Date:

Signature of the
District Educational Officer.

TENDER NOTICE

26th May 1958.

Tender No. 1/58—Timber for Practical Training. (Quotation No. 1)

Sealed quotations are invited for the supply of the materials specified below for the year 1958–59. The rates quoted should be for delivery of the articles at the College of Engineering Stores, Trivandrum-1 and must apply till 15-7-'59. Quotations must be sealed and superscribed as "Quotation No. 1—Practical Training, and last date and time of opening 30-6-1958, 3 p. m." Quotations received after the time fixed on the due date will be rejected.

Quotations may be for the entire or part supplies. But the tenderers should be prepared to carry out such portion of the supplies included in their quotation as may be allotted to them.

The date upto which the rates are to remain firm for acceptance is 15-7-1959.

Quotations must be addressed to the Principal, College of Engineering, Trivandrum-1.

Successful tenderer must deposit Rs. 50 as security deposit and execute an agreement for the satisfactory fulfilment of the contract if so required.

The timber to be supplied must be of *First quality without any knot, crack or sapwood.*

Approved contractor will have to effect supplies at the College Stores within a week of receipt of indents.

(Sd.)

Trivandrum. *Principal, College of Engineering.*

Schedule of articles required for the year.

1.	Teak wood scantlings 0'—9½" x 2½" x 2½"	Cft.
2.	Do. 1'—6" x 2½" x 2½"	"
3.	Do. 1'—0" x 1½" x 1½"	"
4.	Black wood 1'—9" x 1-3/8" x 1-3/8"	"
5.	Maruthy pegs 0'—10" x 1½" x 1½" as per sample in the College Survey Laboratory	"
6.	T. W. Scantlings of sizes	per cft.
7.	T. W. Planks of sizes	"
8.	B. W. Planks of sizes	"
9.	Mango planks of sizes	"
10.	Vengai scantlings of sizes	"
11.	Trackwood scrap	per ton
12.	Tamarind firewood	"

Items 1 to 4 approximate requirement 40 cft. per year.

Items 11 and 12 approximate requirement 25 tons per year.

NOTICE

1958 ജൂൺ 18.

തിരുവല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷൻ സബ്ഡിസ്ട്രിക്ടിൽപ്പെട്ട കുന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് പ്രൈമറിസ്കൂൾ അദ്ധ്യാപികയായിരുന്ന് 1958 മെയ് മാസം 22-ാം തീയതി മരിച്ചുപോയ ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കു ലഭിക്കേണ്ടതായ ഫെമിലി പെൻഷൻ, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇവ വാങ്ങുന്നതിന് നിയമാനുസരണമുള്ള അവകാശികൾ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ടീസ് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഉറപ്പുകളോടുകൂടി അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ഈ ആഫീസിൽ അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. നിശ്ചിത തീയതിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

(Sd.)

Thiruvalla. *Assistant Educational Officer.*

NOTIFICATIONS

(1)

Rnc. No. 1-A/58. *Dated 8th June 1958.*

Sub:—Shifting of the office of the Assistant Educational Officer, Mannarghat at Cherpulchery to Mannarghat—Notification regarding.

It is hereby notified for information of all concerned that the office of the Assistant Educational Officer, Mannarghat at Cherpulchery has been shifted to Mannarghat on 7-6-1958. All communications intended to the Assistant Educational Officer, may therefor be sent to this office at Mannarghat from 7-6-1958 onwards.

The office at Mannarghat is located in the building of one Sri Kalladi Kunhiahamed (Senior) just 2 furlougs south on "Mannarghat-Kozhikode" road.

The nearest Railway Station is Olavakkot and Post Office at Mannarghat.

K. Kabeer,

Mannarghat. *Assistant Educational Officer.*

(2)

Roc. No. 245A/58. *Dated 13th June 1958.*

It is hereby notified for the information of all concerned that the original Teachers Service Register No. 6504 of Smt. E. P. Bhargavi Amma, Assistant Teacher, Puthan Kunnu Lower Primary School is reported to have been lost beyond all scope of recovery and the issue of a duplicate Teachers Service Register is under consideration. If anybody were to come across the original Teachers Service Register it may be sent to the District Educational Officer, Kozhikode for necessary action.

K. E. Gopalan Nambiar,

Sultans Battary. *Assistant Educational Officer.*

പരസ്യം.

ഗവൺമെന്റ് മ്യൂസിക് അക്കാദമി, പാലക്കാട്.

1958 ജൂൺ 3.

പാലക്കാട് സംഗീത കലാലയത്തിൽ "ഗാനഭൂഷണം" കോഴ്സിന് ഒന്നാം സീറ്റുകളിൽ ചേർന്നുപഠിക്കുന്നതിന് അർഹരായ ആൺകുട്ടികളിൽനിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കോഴ്സിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ 20-5-58-ലെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഗസറ്റിന്റെ 85, 86 പേജുകളിൽ കാണുക. അപേക്ഷാഫാറത്തിനും പ്രോസ്പെക്ടസിനും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മ്യൂസിക് അക്കാദമി, പാലക്കാട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 15 ന. പ. സ്റ്റാമ്പുസഹിതം അപേക്ഷിക്കുക. അപേക്ഷകൾ 25-6-58-നു മുമ്പായി പ്രിൻസിപ്പാളിനു ലഭിച്ചിരിക്കണം. അപേക്ഷകർ 1-7-58-ന് 10 മണിക്ക് പാലക്കാട് മ്യൂസിക് അക്കാദമിയിൽവെച്ചു നടത്തുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് ഹാജരാകേണ്ടതാകുന്നു.

(Sd.)

പാലക്കാട്. *For Director.*

SHORT TENDER NOTICE.

13th June 1958.

Separate sealed tenders are invited for the following works:—

Sl. No.	*Name of work*	*Probable amount of contract.*	*Special earnest money.*	*Last date of receipt of tenders.*
1	Constructing a building for Government Blind School, Kasargode Block A—Class rooms and office.	17,000	400	4 p. m., 1-7-1958.
2	Do. Block B—Dormitary for Boys.	17,000	400	4 p. m., 1-7-1958.
3	Do. Block C—Dormitary for Girls and Craft Section.	17,000	400	4 p. m., 1-7-1958.
4	Do. Block C—Kitchen block and well etc.	20,000	400	4 p. m., 1-7-1958.
5	Construction of Government Text Book Depot, Kasargode.	10,000	200	4 p. m., 26-6-1958.
6	Construction of an Additional Building to Government Fisheries High School, Bekal—Block A.	20,000	400	4 p. m., 26-6-1958.
7	Do. Block B.	20,000	400	4 p. m., 26-6-1958.
8	Construction of a new building for Government Basic Elementary School, Soorambail, Kasargode taluk.	22,000	500	4 p. m., 8-7-1958.
9	Construction of a new building for Government High School, Payyoli—A block	20,000	400	4 p. m., 15-7-1958.
10	Do. B block.	15,000	300	4 p. m., 15-7-1958.
11	Do. C block.	15,000	300	4 p. m., 15-7-1958.
12	Constructing an additional building for Government Muslim High School, Kasargode.	18,000	400	4 p. m., 8-7-1958.
13	Constructing a new building for the Upper Primary School, Cherukunnu.	20,000	400	Do.
14	Constructing an additional building for the Government High School, Quilandy Block A	20,000	400	4 p. m., 26-6-1958.
15	Do. Block B	20,000	400	Do.
16	Do. Block C	23,000	500	Do.
17	Do. compound wall, urinal and well.	20,000	400	Do.
18	Constructing a new building for Fisheries Upper Primary School, Quilandy—A Block.	18,000	400	4 p. m., 8-7-1958.
19	Do. B Block.	16,000	400	Do.
20	Constructing a new building for the Brennen High School, Tellicherry—Block A	22,000	400	Do.
21	Do. Block B	20,000	400	Do.
22	Do. Block C	20,000	400	Do.
23	Constructing an additional building for the Government High School, Trikarpur.	22,000	500	Do.

Further particulars can be had from the office of the undersigned on any working day. Tender documents can be purchased from the office during office hours on payment of Rs. 2·04 per set. Tender documents will not be sold on the respective tender dates.

(Sd.)

Assistant Engineer,
Education Special Subdivision, Meenchanda.

Kozhikode-3.

REGISTERED No. M. 463L

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART III

Kerala State Electricity Board

NOTIFICATION

7th June 1958.

1. Tender No. T2 (d) 1/58 for 66 KV and 110 KV Power Transformers. Due on 5-8-1958. The duo date for receipt of this tender is further extended up to 11 a. m. on 5-9-1958.

2. Tender No. T2 (d) 2/58 for 110 KV, 66KV and 11 KV Switch gear. Duo on 21-8-1958. The duo date for receipt of this tender is further extended up to 11 a. m. on 15-9-1958.

Korala State Electricity Board, Trivandrum-1.

A. O. OOMMEN,
Chief Engineer.

NOTIFICATION

No EB1-1939/58. *10th June 1958*

Privilege leave for 25 days from 12-5-1958 is sanctioned to Sri P. K. Govindankutty, Assistant Engineer, Office of the Chief Engineer, Kerala State Electricity Board, Trivandrum.

(Sd.)
Dy. Chief Engineor.

TENDER NOTIFICATION

Sealed tenders are invited for the work "Constructing Masonry foundations for electric posts in the Kole area" to be let on coutract. The tenders should be forwarded for each work separately with separate earnest money deposits as detailed below:—

Sl. No.	*Name of Kole.*	*Single pole Nos.*	*Double pole Nos.*	*Location.*	*Earnest money.* Rs.	*Probable amount of contract.* Rs.
1.	Between Puzhakkal and Vallakole between Pazham kole and Raj-mutt, Trichur	36	4	Puzbakkal Trichur kole fields	200	8,328
2.	In Southern kole	40	7	Trichur kole fields	200	9,951
3.	In Northern kole	41	5	do.	200	9,606
4.	In Kanimangalam kole	19	2	Cherpu	100	4,365
5.	In Chennam kole	30	3	do.	200	6,849

The tender should be submitted ln prescribed form which can be bad from this office during office hours. The cost of tender form together with the schedule ls Rs. 20·4 (including Sales Tax) for each item of work. Tenders which are not in the prescribed form will not be accepted. The last date for receipt of tenders is 3 p. m. on 16-7-1958. Details can be had from the office of the undersigned during office hours. The prescribed form and schedule will be available up to 15-7-1958.

Electrical Division,
Post Box No. 35,
Trichur.

JOSEPH G. PANIKULAM,
Executive Engineer.

REGISTERED No. M. 4871

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART III

Forest Department.

TRIVANDRUM DIVISION

NOTICES

(1)

19th June 1958.

1. The right of collection and removal of all the tree growth down to 30' girth in the undernoted blocks will be sold in public auction by the undersigned in his office at Trivandrum at 1·30 p. m. on 7-7-1958.

2. Intending bidders should deposit an earnest money noted in the schedule for each block failing which they will not be allowed to bid. The successful bidder should produce valid clearance certificates of Income tax, Agricultural Income tax and Sales tax within 7 days from the date of auction if the total amount of sale is Rs. 5000 or above, failing which the right will be liable for cancellation and resale at the loss and risk of the original bidder. Those who have already produced clearance certificates the validity of which is still current need not produce any fresh certificate.

3. Sale will be knocked down in the name of the highest bidder subject to the approval of the competent authority provided that the character and financial status of the bidder are found satisfactory; but the Divisional Forest Officer reserves the right of accepting or rejecting any bid without assigning any reason therefor. The bidder shall have no option to withdraw from his offer before receipt of final orders from the competent authority.

4. On the date of auction the bidder should remit the full 1/3 value calculated at the bid rate knocked down or Rs. 10,000 which ever is less failing which the earnest money remitted will be confiscated and the coupe resold at his risk and loss in which case he will be responsible for the loss to Government; but shall have no claim over the gain if any which may occur by such resale. Should any loss occur the same will be recovered from the original bidder as per Revenue Recovery Act in force.

5. Within 15 days from the date of intimation of confirmation the successful bidder should remit the balance 1/3 value if any and 10% of the purchase value as security and execute an agreement on One rupee stamp paper. If he fails to remit the security and balance 1/3 value if any and execute the agreement as specified above he will be given another 10 days time for the remittance of the same with interest at 12% per annum. Any extension over 10 days will be decided by the Conservator of Forests of the circle on the merits of the case.

6. The balance value should be remitted in two equal instalments, the first instalment within 15 days from the date of execution of agreement and the second instalment within one month from date of execution of agreement. For failure to pay the instalments on the due dates interest at 12% per annum shall have to be paid for a period not exceeding 10 days. Any extension for payment of value after the 10 days will be decided by the Conservator of Forests of the Circle on the merits of each case. Removal of produce from the coupe will be permitted only after the remittance of the first instalment; ie, 2/3 value of the coupe and removal will be restricted to 1/3 of the money value of the entire tree growth till the bidder pays up the last instalment.

7. For failure to remit the security, balance value etc. on the due dates, the right acquired shall be cancelled and the amount already paid will be forfeited to Government. The right shall also be resold at the risk and loss of the contractor who shall then be held responsible for any loss to Government resulting from such resale, but shall have no claim over the gain if any. The loss will be recovered as per the Revenue Recovery Act in force or by other legal means.

8. The tree growth in the area will be allowed to be collected and removed in the shape of round timber and firewood only. Charcoal burning is not allowed.

9. The period of contract is till the end of September 1958 and no extension will be granted under any circumstances.

10. The contractor should collect and remove all the produce from the area within the period specified above and any produce left behind at the end of the contract period will be deemed as Government property.

11. Bidders should inspect the coupe before auction and satisfy themselves of the produce available for collection, lie of the coupe, distribution and nature of tree growth, facilities for transport etc. Any complaint launched subsequent to auction will be ignored.

12. If the day fixed for auction happens to be a holiday, the next working day will be taken for the purpose. If all the blocks are not sold out in a day the auction will be resumed at 11 a. m. the next working day.

13. The purchaser will have to pay the sales tax as per rules in force.

14. Seigniorege on a vakka drag rope for every 50 cft. and grazing fee on one elephant for every 150 cft. or fraction thereof of timber worked down will be recovered from the contractor. The amounts shall be paid to the Range Officer, Neyyattinkara before each pass is issued.

15. The area of the coupes given in the schedule is subject to alteration on final computation and the bidder will have to pay for the actual area as per final computation.

16. A draft copy of the agreement is available in this office. The bidders may get themselves acquainted with the conditions of the sale before participating in the auction. Any complaint raised afterwards regarding any conditions in the agreement will not be accepted.

17. By joining the bid, the bidders shall be deemed to have accepted all the conditions of the sale notice draft agreement and Departmental circulars and standing orders.

18. The successful bidder should give an undertaking that he is not related to any Officer having control of the work.

19. If any amount becomes due to any workmen or mazdoor engaged by contractor as per workmen's compensation Act or as per provisions of the Labour or similar laws such amounts will be payable by the contractor.

20. If any amount is found due to the Department on account of liabilities, in respect of other contracts, then the bidder will be permitted to remove the produce paid for only after clearing the liabilities.

21. Further particulars if any can be required from this office or the Range Officer, Neyyattinkara.

22. Bidders should appear for the auction in person and nobody will be permitted to bid on behalf of another.

SCHEDULE

	Name of the block.			*Area in acres.*	*Earnest money to be deposited.* Rs.
1	Elamkonam reserve in Neyyattinkara range block I.			48·50	500
2	Do.	do.	do. II	77·00	500
3	Do.	do.	do. III	36·50	500
4	Do.	do.	do. IV	71·00	500
5	Do.	do.	do. V	37·00	500
6	Vazhichal reserve block I in Neyyattinkara Range.		Sub block I	58·00	500
7	Do.	do.	do. II	57·00	500
8	Do.	do.	do. III	58·00	500
9	Vazhichal reserve block II in Neyyattinkara Range.			91·50	500

1. താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കൂപ്പുകളിൽ നിന്നും മുപ്പതു ഇഞ്ചും മുപ്പത് ഇഞ്ചിനു മേൽ വണ്ണവുമുള്ള സകല മരങ്ങളും മുറിച്ച് മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തെ 7-7-1958 പകൽ 1.30 മണിക്ക് താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആഫീസിൽ വച്ച് പരസ്യമായി ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതാണ്.

2. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നവർ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരതദ്രവ്യം ലേലം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ലേലത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ലേലത്തിൽ വിജയിയാകുന്ന ആൾ ലേലദിവസം മുതൽ ഏഴുദിവസത്തിനകം ആദായനികുതിയും കാർഷിക ആദായനികുതിയും, വില്പനനികുതിയും കൊടുത്തു തീർത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളണം. വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ അവകാശം റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതും അയാളുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീണ്ടും ലേലത്തിനു ഇടയാകുന്നതുമാണ്. മേൽ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഹാജരാക്കിട്ടുള്ളവർ അവയുടെ കാലാവധി ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല.

3. കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ അയാളുടെ നടത്തയും ധനസ്ഥിതിയും തൃപ്തികരമെന്നു കണ്ടാൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ അധികാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുമതിയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ഏതെങ്കിലും ലേലം തള്ളുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഡിവിഷണൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അവസാന തീർച്ചയ്ക്കു മുമ്പ് ലേലക്കാരനു് തുക പിൻവലിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

4. വിജയിയായ ലേലക്കാരൻ ലേലം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ലേലത്തുകയുടെ മൂന്നിലൊന്നു തുകയോ, പതിനായിരം രൂപയോ ഏതു തുക കുറവായി വരുന്നോ ആ തുക കെട്ടേണ്ടതാകുന്നു. വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ അയാൾ കെട്ടിയ നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതും അവകാശം അയാളുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു. തന്നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങൾക്കും അയാൾ ഉത്തരവാദിയും എന്നാൽ വല്ല ലാഭവുമുണ്ടായാൽ അയാൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. നഷ്ടം നടപ്പിലാക്കുന്ന റവന്യൂ റിക്കവറി ആക്ട് അനുസരിച്ച് അയാളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ്.

5. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം അറിയപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം വിജയിയായ ലേലക്കാരൻ ലേലത്തുകയുടെ പന്ത്രണ്ടുശതമാനം വരുന്ന തുക ഡിപ്പോസിറ്റ് കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ലേലത്തുകയുടെ മൂന്നിലൊന്നു തുകയിൽ ബാക്കി ഒടുക്കാൻ വല്ല തുകയുമുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുകയും ഒടുക്കി ഒരു രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒടുക്കാതിരുന്നാൽ ആ തുകയ്ക്കു 12 ശതമാനം പലിശ സഹിതം ഒടുക്കുന്നതിനു പത്തു ദിവസത്തെ കാലാവധികൂടി അനുവദിക്കുന്നതാണ്. അതിനു വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ സർക്കിൾ കൺസർവേറ്റർ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്.

6. ബാക്കി ലേലത്തുക രണ്ട് തുല്യ തവണകളായി അടയ്ക്കു് ഒന്നാമത്തെ തവണ ഉടമ്പടി തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനകവും രണ്ടാമത്തെ തവണ ഉടമ്പടി തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതാതു തവണകൾ ഒടുക്കുന്നതിനു കാലതാമസം നേരിട്ടാൽ ഓരോ തവണയ്ക്കും ആണ്ടൊന്നുക്ക് പന്ത്രണ്ടു ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ഒടുക്കുന്നതിനു പത്തു ദിവസത്തെ കാലാവധി കൂടി നൽകുന്നതായിരിക്കും. അതിനു വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ സർക്കിൾ കൺസർവേറ്റർ അതതപ്പോൾ തീരുമാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂപ്പിൽ നിന്നും മരങ്ങൾ ആദ്യത്തെ തവണ ഒടുക്കിയതിനു ശേഷം അതായതു് ലേലത്തുകയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം ഒടുക്കിയതിനു ശേഷമേ നീക്കം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കയുള്ളൂ. മുഴുവൻ ലേലത്തുകയും ഒടുക്കുന്നതുവരെ മൂന്നിലൊന്നു വിലയുടെ മരങ്ങൾ മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.

7. മുകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തുക ഒടുക്കാതെയിരുന്നാൽ ലേലം റദ്ദുചെയ്യുന്നതും അതുവരെ ഗവണ്മെന്റിൽ കെട്ടിവച്ച തുക ഗവണ്മെന്റിലേയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതും കൺട്രാക്ടറുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീണ്ടും ലേലം നടത്തുന്നതും ആകുന്നു. വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതിൽ വച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങൾക്കും അയാൾ ഉത്തരവാദിയും എന്നാൽ വല്ല ലാഭവുമുണ്ടായിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. നഷ്ടം നിലവിലിരിക്കുന്ന കരക്കുടിശ്ശിക ആക്ട് പ്രകാരമോ നിലവിലുള്ള മറ്റു ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ ഈടാക്കുന്നതാകുന്നു.

8. മരങ്ങൾ തടിയായോ വിറകായോ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

9. കൺട്രാക്ട് കാലാവധി 1958 ഡിസംബർ മാസം അവസാനംവരെയാകുന്നു. യാതൊരു കാരണവശാലും കാലാവധി നീട്ടികൊടുക്കുന്നതല്ല.

10. മേൽ പറഞ്ഞ കാലാവധിക്കകം മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കം ചെയ്തുകൊള്ളേണ്ടതും കാലാവധിക്കു ശേഷം കൂപ്പിൽ തടിയോ വിറകോ ശേഷിച്ചാൽ അവയെല്ലാം ഗവണ്മെന്റു വകയായി കരുതുന്നതുമാകുന്നു.

11. ലേലത്തിനു മുമ്പ് ലേലക്കാരൻ കൂപ്പ് നേരിൽ പരിശോധിച്ച് കൂപ്പിലുള്ള മരങ്ങളും തരങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നേരെ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളണം. ലേലം കഴിഞ്ഞു ബോധിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു പരാതികളും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

12. നിശ്ചിത ലേലദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പൊതു ഒഴിവുദിവസമായാൽ അടുത്ത കച്ചേരി ദിവസം ലേലം നടത്തുന്നതാണ്. എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും നിശ്ചിത ലേലദിവസം വില്ക്കാതെ വന്നാൽ ലേലം അടുത്ത കച്ചേരിദിവസം പതിനൊന്നു മണിക്ക് തുടരുന്നതാണ്.

13. ലേലക്കാരൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള [illegible] കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

14. [illegible]

15. [illegible]

16. [illegible]

17. [illegible]

18. [illegible]

19. [illegible] 18-ാം ഖണ്ഡിക വായിക്കുക.

20. [illegible]

21. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും നെയ്യാറ്റിൻകര റേഞ്ചാഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

22. [illegible]

പട്ടിക.

ചട്ടങ്ങളുടെ വിവരത്തിന് മുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരസ്യം നോക്കുക.

(2)

18th June 1958.

It is hereby notified for the information of the public that anction sale of timber. firewood and other forest produce, etc. involved in closed cases of the following Raoges will be condncted by the respective Range Officers at their head-quarlers at 1·00 p. m. on the dates noled against each Range during July, August and Seplember 1958, subject to the following conditions. *If* the said day happens to be a holiday, the sale will be condncted on the next working day at 1 p. m.

1 Intending bidders should deposit an earnest money of Rs. 25 before the commencement of the auction and should have inspected and satisfied themselves of the conditions of the produce, the locality where they are lying, etc. Any complaint launched snbsequently will not be considered.

2. Full bid amount for each sale should be paid at the spot, falling which the prodnce will be resold at his risk and loss and the earnest money deposit forfeited to Government.

3. All the thondi bid in auction shonld be removed by the respective bidders as per rules within 30 days from the date of intimation of confirmation order failing which, this department will not be responsible for any deterioration or loss of thondi. A further period of 15 days will be allowed for the removal of the thondi on payment of the usual ground rent.

4. All other conditions of sale will be subject to the usual conditions of sale in Government depots.

NEDUMANGAD RANGE.

Place of auction—Palode Range Office.
Date of auction—21-7-1958, 21-8-1958 and 22-9-1958.

NEYYATTINKARA RANGE.

Place of auction—Paruthipally Range Office.
Date of auction—21-7-1958, 21-8-1958 and 22-9-1958.

[illegible] 1958 ജൂലായ്, ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ എന്നീ മാസങ്ങളിൽ [illegible]

1. [illegible] 25 രൂപ [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible] 30 ദിവസം [illegible] 15 ദിവസം [illegible]

4. [illegible]

റേഞ്ചിന്റെ പേര്—നെടുമങ്ങാട്.

ലേലം നടത്തുന്ന സ്ഥലം—പാലോട് റേഞ്ചാഫീസ്.
ലേലത്തീയതി—21-7-1958, 21-8-1958, 22-9-1958.

റേഞ്ചിന്റെ പേര്—നെയ്യാറ്റിൻകര.

ലേലം നടത്തുന്ന സ്ഥലം—പരുത്തിപ്പള്ളി റേഞ്ചാഫീസ്.
ലേലത്തീയതി—21-7-1958, 21-8-1958, 22-9-1958.

(3)

TENDER NOTICE

14th June 1958.

Sealed tenders are invited for weeding with mamatty 52·75 acres of coupe No. V Shekkonam Reserve in Nedumangad Range during 1958-59. The tender shonld be in the prescribed form obtainable from Divisional Forest Office and should be addressed to the Divisional Forest Officer, Trivandrum so as to reach this office before 4 p.m. on 17-7-1958. If the day happens to be a holiday the tender will be received on the next working day. Tenders will be received up to 4 p.m. only and opened at 4·15 p.m. Each tender should be supported by a chalan receipt of Rs. 50 remitted at the Trivandrum District Treasury towards earnest money. Countersigned chalans and tender form will be issued from the Divisional Forest Office on all working days. The work should be execnted as per the standard specifications and completed within 3 weeks from date of agreement. Within 15 days from the date of communication of confirmation of the tender, the successful tenderer shonld execute an agreement on one rupee stamp paper after remitting a

security equal to 10% of the total value of the centract. The conditions of the agreement to be executed can be seen in Divisional Forest Office, Trivandrum during working hours.

2. If the execution ef the agreement and the remittance of the security is delayed, the work will be cancelled and retendered at the risk and less of the original tenderer. Loss if any sustained on this account will be recovered from the party responsible as per provisions of Revenue Recovery Act or by any legal meaos. The terms of the agreement and other particulars can be had from the Divisional Forest Office, Trivandrum.

Basic rate for the work is Rs. 6 per acre.

N. B.—The tenderer should quote uniform percentage ef basic rate. The percentage quoted sheuld be in round figures and fractions avoided.

Trivandrum.

S. RAMAKRISHNAN NAIR,
Divisional Forest Officer.

QUILON DIVISION

NOTIFICATION

13th June 1958.

It is notified for the information ef the public, that two tons of firewood sold in auction from Coupe No. XII Kadakamon in Pathanapuram Range on 15-9-1956 and left unremoved by purchaser Sri V. R. Vasundharan Veidyan will be resold in Public auction at the risk and loss of the original bidder at 3 p. m. on 14-7-1958 by the Range Officer, Pathanapuram at his office, subject to usual ceoditions of auction sale of timber etc. in Sale Depots.

Earnest money—Rs 5.

Further particulars cen be had frem the Range Office, Pathanapuram.

Punalur.

V. SUKUMARAN NAIR,
Divisional Forest Officer.

KOTTAYAM DIVISION

NOTICES

(1)

12th June 1958.

1. It is hereby netified for the Information of the public that the right of collection and removal of the restdual tree grouth above 10" girth from the area noted below in Rannl Reserve in Manimala Range will be sold in public auction at 3 p m. on 18-7-1958 by the Range Officer, Manimala Range in his Office at Erumeli en acreage basis.

2. Intending bidders sheuld deposit an earnest meney of Rs. 100 befere the auction commences without which nobody will be allowed to bid. If on final compntation the area of the bleck is found te be more than the notified area the purchaser should pay the value of tree growth over the excess area also at the agreed rate.

3. The bidder who offers the highest bid should pay 1/3 of the bld omount or Rs. 10,000 whichever is less on the spot failing which the earnest meney deposited by him will be credited te the Government and the right resold at his risk and loss, but he shall heve no claim over the gain if any which may accrue by such resale.

4. The sale will be confirmed subject to the approval of Chief Conservator of Forests in faveur of the highest bidder previded his character and financiel status are found satisfactory. He shall not withdraw frem the offer till receipt of Chief Conservator's oruer confirming or cancelling the sale. He shall execute an agreement en a one rupee stamp paper within 15 days after remitting the balance 1/3 value if any and security binding himself to carry ont the work of extraction and remeval of trees as per conditions and stipulations to be specified by the Department. The balance value should be remitted in two instalments the first within one month from the date of execution of the agreement and the second or the last within two months from the date of execution of the agreement. If the balance value is nct paid within the time specified above, an extension ef 15 days will be granted subject te recovery of penal interest at 12 %. If the amount is not paid within the 15 days ol grace with interest the right acquired will be cancelled and the amount already paid will be ferfeited to Government. The right sball be resold at his risk and loss.

4. (a) Remeval of the produce will be permitted only after remittance of the first instalment ef the balance value (i. e. after remitting of the 2/3 value) and removal will be restricted to 1/3 of the money value ol the entire tree growth till the bidder pays up the last instalment.

5. The earnest money of the unsuccessful bidders will be returned to them immediately after the auction while that of the successful bidder will be credited towards the 1/3 of the purchase money to be paid by the contractor.

6. The successful bidder should furnish a security calculated at 10 per cent. of the purchase value within 15 days from the date of communication of confirmation of sale, failing which he will be given another 15 days' time to remit the security with 12 per cent. interest for the belated remittance.

7. The trees mey be removed as round logs, sawn materials, firewood, charcoal or as beats. The collected produce should be removed only after obtaining transport pass from the Range Officer, Manimala and after production of clearance of income tax and sales tax certificates if the contract value exceeds Rs. 5,000.

8. All dues from the centractor if not paid in time will be realised under Revenue Recovery Act and Rules in force.

9. The bidders should satisfy themselves of the nature and quantity of the tree growth available in the area and subsequent complaints will not be countenanced.

10. Further particulars can be had frem the Range Office, Manimala or the Divisional Forest Office, Kottayam. Draft of the agreement to be executed shall also be seen in the Divistonal Ferest Office, Kottayam.

SCHEDULE.

Description of Block— 6 Acre block at Kollamula Ranni Reserve, Manimala Range alletted to Sri K. Kesavan and ethers vide G.P. D. Dis. 1412/54/AD dated 19-1-1955.

Approximate area in acres—Six acres.

Period of contract— Twe menths from date of agreement.

മണിമല റെയിഞ്ചിൽ താഴെ വിവരം പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിൽപ്പുള്ളതും 10 ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ചുറ്റളവുള്ളതുമായ വൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം 1958 ജൂലായി 18-ാം തീയതി പകൽ മൂന്നുമണിക്ക് എരുമേലി റെയിഞ്ചാഫീസിൽ വച്ചു മണിമല റെയിഞ്ചാഫീസറാൽ ഏക്കറേജ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

2. ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ 100 രൂപ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവരെ ലേലത്തിൽ ചേരാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ബ്ലോക്കിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതായി കാണുന്നപക്ഷം, കൂടുതലുള്ള വിസ്തീർണ്ണത്തിന് നിശ്ചിത നിരക്കനുസരിച്ചുള്ള തുകവില കെട്ടേണ്ടതാണ്.

3. കൂടുതൽ നിരക്കിൽ വിളിക്കുന്നയാൾ ലേലത്തുകയുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമോ പതിനായിരം രൂപയോ

അതിൽ ഏതു കുറവോ ആ സംഖ്യ തൽക്ഷണം അടയ്ക്കേണ്ടതും അതിനു വീഴ്ചവരുത്തുന്നപക്ഷം അയാൾ അടച്ചിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതും അയാളുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീണ്ടും ലേലം നടത്തുന്നതും, എന്നാൽ വീണ്ടുമുള്ള ലേലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടായാൽ അതിനു അയാൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

4. കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് ലേലം വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ ധനസ്ഥിതിയും സ്വഭാവവും തൃപ്തികരമായിരുന്നാൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ അവർകൾ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നു ചീഫ് കൺസർവേറ്ററുടെ ഉത്തരവു കിട്ടുന്നതുവരെ ലേലക്കാരൻ പിന്മാറാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം ലേലക്കാരനെ അറിയിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം ബാക്കിയുള്ളതുകയുടെ മൂന്നിലൊന്നും ഡെപ്പോസിറ്റും അടച്ചു ഉടമ്പടി വെയ്ക്കേണ്ടതും, ബാക്കി മൂന്നിലൊന്നുസംഖ്യ രണ്ടു ഗഡുക്കളിലായി, ഒന്നു ഉടമ്പടി വെച്ചതിനു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലും രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടുമാസത്തിനകവും അടയ്ക്കേണ്ടതും, അതിനു വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ 15 ദിവസത്തിനകം 12 ശതമാനം പലിശയോടുകൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അങ്ങിനെ പലിശ സഹിതം 15 ദിവസത്തിനകം അടക്കാത്തപക്ഷം ലേലാവകാശം റദ്ദുചെയ്ത് ലേലക്കാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള തുക സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതും ആദ്യലേലക്കാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു.

4. എ. ബാക്കി തുകയുടെ ആദ്യത്തവണ അടച്ചശേഷമാത്രമേ (അതായത് മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗംതുക അടച്ചതിനു ശേഷം) കൂപ്പിൽ തടിയും മററും വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽതന്നെയും മുഴുവൻ തുകയും അടച്ചു തീർക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, മൂന്നിലൊന്നുതുകയ്ക്കു മാത്രമുള്ള സാധനങ്ങളെ കൂപ്പിൽനിന്നും മാററാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.

5. വിജയി ആകാത്ത ലേലക്കാരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതും വിജയിയാകുന്ന ലേലക്കാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം അയാൾ അടയ്ക്കേണ്ട ലേലസംഖ്യയിൽ വകവയ്ക്കുന്നതുമാകുന്നു.

6. വിജയിയാകുന്ന ലേലക്കാരൻ മൊത്തം ലേലതുകയുടെ 10 ശതമാനം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി വിവരം അറിയപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം ജാമ്യമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ അടക്കാതിരുന്നാൽ 12 ശതമാനം പലിശ സഹിതം അടക്കുന്നതിനു 15 ദിവസത്തെ കാലാവധികൂടി അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

7. വൃക്ഷങ്ങൾ ഉരുപ്പടിയായോ ഉപ്പാളിയായോ വിറകായോ കരിയായോ വണ്ണമായോ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലേലസംഖ്യ 5000 രൂപയിൽ കവിയുന്നപക്ഷം ആദായനികുതിയും വില്പനനികുതിയും കുടിശ്ശികയില്ലെന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കററു ഹാജരാക്കി മണിമല റെയിഞ്ചാഫീസിൽനിന്നും പാസ്സുവാങ്ങിയ ശേഷമേ തടികളും മററും നീക്കംചെയ്യാവൂ.

8. കൺട്രാക്ടറിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ സംഖ്യയും നിലവിലുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ആക്ററനുസരിച്ചു ഈടാക്കുന്നതാണ്.

9. സ്ഥലത്തു നിൽപ്പുള്ള മരങ്ങളുടെ നല്പും തീർപ്പും മററും ലേലക്കാരൻ നേരത്തെ നോക്കി ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. പിന്നീടു വരുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

10. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃകയും മണിമല റെയിഞ്ചാഫീസിൽനിന്നോ കോട്ടയം ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽനിന്നോ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

സ്ഥലവിവരം	ഏകദേശ വിസ്തീർണ്ണം	കൺട്രാക്ടിന്റെ കാലാവധി
മണിമല റെയിഞ്ചിൽ റാന്നി റിസർവ്വ് ശ്രീ. കെ. കേശവനും മററു പി. പി. ഡി. ഡിസ്സ് 1412/54/R. D. datad 19. 1-55-ൽ പതിച്ചുകൊടുത്തതിൽ ശേഷമുള്ള സ്ഥലം	6 ഏക്കർ	രണ്ടുമാസം

(2)

12th June 1958.

It is hereby notified for Information of the public that the trees standing on the sides of the P. D. road 6th Section, balance 2 miles from Ayyappancoil in Ayyappancoil Range and detailed in the schedule herounder will be disposed of in open auction undor lump sum basis on 4-7-1958 at 3 p. m. by the Divisional Forest Officer, Kottayam at his office.

2. Intending bidders should deposit an earnest money of Rs. 100 (One hundred) only before the commencement of auction without which nobody will be allowed to bid the right.

3. The sale will be knocked down in the name of the highest bidder subject to confirmation by the Chief Conservator of Forests, provided the character and financial status of the bidder are found satisfactory. But the Divisional Forest Officer reserve to himself the right of accepting or rejecting any bid without assigning any reason therefor.

(a) The successful bidder should remit on the date of auction the full 1/3 value calculated at the bid knocked down or Rs. 10,000 whichever is less failing which the earnest money remitted will be confiscated and a re-auction will be conducted at the risk and loss of the bidder.

(b) Within 15 days from date of intimation of confirmation he should remit the balance 1/3 value if any.

(c) The balance value should be remitted in 2 instalments, the first within 1 month from date of execution of agreement and the second or the last within 2 months from date of execution of the agreement.

(d) For remittance under paras (b) and (c) above the Divisional Forest Officer may provide for extension of time up to a maximum of 15 days subject to recovery of penal interest at 12%. Any extension for payment of value after the 15 days will be decided by the Conservator of Forests of the Circle on the merits of each case.

(e) Removal of produce will be permitted only after remittance of the 1st instalment of the balance value (i. e. after remitting of the 2/3 value) and removal will be restricted to 1/3 of the money value of the entire tree growth till the bidder pays up the last Instalment.

The loss if any sustained to Government due to re-auction will be made good from the original bidder under the provisions of the Revenue Recovery Act or any other legal means.

4. The successful bidder shall remit 10 per cent of the purchase value as security and produce the remitted chalan within 15 days from the date of intimation of confirmation of sale. In the event of failure another 15 days' time will be granted on recovery of penal interest at 12 per cent per annum. He should then execute an agreement on one rupee stamp paper within 15 days from the date of remittance of security. If he fails to remit the security and execute the agreement the right will be cancelled and a resale conducted at the risk and loss as specified in condition 3 above.

5. The earnest money deposited by the unsuccessful bidder will be returned to him immediately after the auction is over and that of the successful bidder will be adjusted to the one third value to be remitted by him.

6. The period of the contract will be two months from date of agreement and the produce left uncollected and unremoved after the period will be forfeited to Government and the contractor shall have no claim over such produce.

7. Successful bidder will be allowed to remove the produce only on production of clearance certificate of Sales tax and Income tax if the sale amount exceeds Rs. 5000. The produce should be removed either as timber or firewood under cover of a transporting pass issued by the Range Officer, Ayyappancoil. Ground rent will be recovered from the contractor as per rules.

8. The purchasor will not have any right to claim loss or damage if the contract is not sanctioned in his favour by the competent authority.

9. Bidders should inspect the site and trees before auction and satisfy themselves. Any complaint launched subsequently to auction will be ignored.

10. Grazing fee at the rate of one elephant's for every 150 Cft. of timber and seigniorage value on Vakka at Annas Eight for every 50 Cft. of timber collected with sales tax thereon should be paid by the contractor as per rules.

Further particulars can be had from this office and the Range Office, Ayyappancoil.

SCHEDULE

Maruthy	13
Venteak	8
Pyne	3
Blackwood	1
Venga	1
Mulluvenga	1
Vatta	1
Anjili	1
Unnam	1

Total—30 about 1324 Cft. of timber

Firewood about 40 tons.

അയ്യപ്പൻകോവിൽ റേഞ്ചിൽ പി. ഡി. റോഡരികിൽ (6-ാം നമ്പർ ഗ്യാങ് 2-ാം മൈലിൽ) കിടക്കുന്നതും താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരം പറയുന്നതുമായ തടികളും വിറകും ഏറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തെ 1958 ജൂലയ് മാസം 4-ാം തീയതി ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസരാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഫീസിൽവച്ച് മൊത്തം തുകയ്ക്ക് പരസ്യമായി ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതാണ്.

2. ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നുള്ളവർ ലേലം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി 100 രൂപ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവച്ചുകൊള്ളണം. അല്ലാത്തവരെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

3. കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ അയാളുടെ നടത്തയും ധനസ്ഥിതിയും തൃപ്തികരമാണെന്ന് കണ്ടാൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്ററുടെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണങ്ങളും പറയാതെ ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നിരസിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.

(എ) ലേലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻതന്നെ ലേലത്തുകയുടെ മുഴുവൻ മൂന്നിലൊന്നു തുക സ്ഥലത്തുവച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനു വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ ലേലക്കാരൻ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേയ്ക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതും വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതും അതിനാൽ വല്ല ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം വീഴ്ചക്കാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതുമാണ്.

(ബി) ബാക്കി തുക ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി വിവരം അറിയപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം ഒടുക്കേണ്ടതാകുന്നു

(സി) ലേലത്തുകയുടെ ബാക്കി തുക രണ്ടു തവണകളിലായി ഒടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആദ്യതവണ ഉടമ്പടിവച്ചതിന് ഒരു മാസത്തിനകമായും രണ്ടാമത്തെ തവണത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അവസാനതവണത്തുക ഉടമ്പടി വച്ചതിന് രണ്ടു മാസത്തിനകമായും ഒടുക്കിയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(ഡി) ബി, സി, ഈ വകുപ്പുകളിൽ വിവരിക്കുന്ന പ്രകാരം പണം ഒടുക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് 15 ദിവസത്തെ കാലാവധി കൊടുക്കുവാൻ ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസർക്ക് അധികാരമുള്ളതാകുന്നു.

(ഇ) തുകയുടെ വിലയുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം കഴിച്ച് ബാക്കി അടയ്ക്കുവാനുള്ള വിലയുടെ ആദ്യതവണ ഒടുക്കാതെ മരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ലാത്തതും കൺട്രാക്ടർ അടച്ചു തീർക്കുവാനുള്ള തുക മുഴുവൻ ഒടുക്കുന്നതുവരെ സ്ഥലത്തുള്ള ആകെ മരങ്ങളുടെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് വിലയ്ക്കൊപ്പമുള്ള മരങ്ങൾമാത്രം നീക്കം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതാകുന്നു.

4. വിളിച്ചു തീരുന്ന ലേലക്കാരൻ ലേലത്തുകയുടെ പത്തിലൊന്ന് വരുന്ന തുക സെക്യൂരിറ്റിയായി ഒടുക്കി ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം അറിയിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം ചലാൻ രസീത് ഹാജരാക്കേണ്ടതും വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ നൂറുക്ക് 12 ശതമാനം പലിശ സഹിതം ഒടുക്കുന്നതിന് 15 ദിവസം കൂടി അവധി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു രൂപ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒടുക്കിയ തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒടുക്കാതെ വീഴ്ചവരുത്തുകയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉടമ്പടി വയ്ക്കാതിരിക്കയോ ചെയ്താൽ അവകാശം റദ്ദു ചെയ്യുന്നതും 3-ാം പാരായിൽ വിവരിക്കുന്നതുപോലെ അവകാശം വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു.

5. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലേലക്കാരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും വിളിച്ചുകൊള്ളുന്ന ലേലക്കാരന്റെ നിരതദ്രവ്യം ലേലത്തുകയുടെ മൂന്നിൽ ഒന്നിൽ വകവച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമാണ്.

6. ഉടമ്പടിയുടെ കാലാവധി ഉടമ്പടിതീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തേക്കായിരിക്കുന്നതാണ്. കാലാവധിക്കുശേഷം നീക്കം ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ചരക്കുകൾ സർക്കാരിലേയ്ക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതും കൺട്രാക്ടർക്ക് അതിന്മേൽ യാതൊരവകാശവും ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

7. ആദായനികുതിയുടെയും വില്പന നികുതിയുടെയും ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയതിനുശേഷം മാത്രമേ ചരക്കുകൾ സ്ഥലത്തുനിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കയുള്ളു. ചരക്ക് തടിയായോ വിറകായോ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതും അയ്യപ്പൻകോവിൽ റേഞ്ചാഫീസരാൽ നല്കപ്പെടുന്ന പാസ്സ് പ്രകാരം ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്. നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് താമസം നേരിടുന്ന ചരക്കുകൾക്ക് നിയമാനുസരണമുള്ള തറവാടക കൺട്രാക്ടറിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതുമാണ്.

8. ലേലക്കാരന്റെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കാരണങ്ങൾക്ക് അയാൾക്ക് യാതൊരു നഷ്ടപരിഹാരവും ആവശ്യപ്പെടാൻ അവകാശമില്ലാത്തതാകുന്നു.

9. ലേലക്കാരൻ ലേലത്തിനു മുമ്പായി സ്ഥലവും മറ്റും കണ്ട് ബോദ്ധ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. അതിനുശേഷം അവയെപ്പറ്റി യാതൊരു പരാതികളും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

10. ശേഖരിക്കുന്ന തടികൾക്ക് 150 ക്യൂബിക്കടിക്ക് 8 അണ വിതം ഗ്രേസിംഗ് ഫീസും, 50 ക്യൂബിക്കടിക്ക് 8 അണ വിതം വക്കാപാട്ടവും വില്പനനികുതിയോടുകൂടി ചട്ടപ്രകാരം കൺട്രാക്ടർ ഒടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും അയ്യപ്പൻകോവിൽ റേഞ്ചാഫീസിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

മരുതി	13
വെന്തേക്ക്	8
പൈൻ	3
ഈട്ടി	1
വേങ്ങ	1
മുള്ളുവേങ്ങ	1
വട്ട	1
ആഞ്ഞിലി	1
ഉന്നം	1
ആകെ	30

ഉദ്ദേശം 1324 ക്യൂബിക്കടി തടി.

വിറക് ഉദ്ദേശം 40 ടൺ.

Kottayam.

P. T. DEVASSY,
Divisional Forest Officer.

MALAYATTUR DIVISION

(1)

NOTICE

C2-4355/57. *16th June 1958.*

It is hereby notified for the information of the public that the right of collection and removal of the eight trees lying felled at the Udumbanchola Panchayat Office building site, will be sold in auction at 3 p. m. on 14-7-1958 at the Forest Range Office, Devicolam.

2. The auction will be conducted by the Divisional Forest Officer, Malayattur or any other officer authorised in this behalf. Intending bidders must deposit an earnest money of Rs. 25 before the commencement of auction.

3. The successful bidder should remit 1/3 of the bid amount on the spot and the balance within 30 days from date of intimation of confirmation. If the bidder fails to remit the 1/3 or 2/3 value within the time specified above, the sale will be cancelled forfeiting all amounts remitted by him and a reauction conducted at his risk and loss.

4. The trees should be removed within 30 days from date of intimation of confirmation after remitting the balance 2/3 value and sales tax due failing which the produce left unremoved will be confiscated to Government.

5. Intending bidders are expected to iuspoct the trees before the auction and conviuce themselves of the quality of tho logs and the locality where they are lying. Complaints on the above received altor the date ef auctiou will not be counlonanced.

6. tf the notified date bappens to be a holiday, tho auctlon will be condncted en the next working day.

7. Further particulars can be had lrom the Range Office, Devteolam er Divisioual Forest Offico. Maloyattur.

List of trees

1	Kulamavu	— 39' x 95'
2	Vediplavu	— 35' x 68'
3	Chorakali	— 30' x 55'
4	Malamkara	— 30' x 60'
5	Malamkara	— 30' x 62'
6	Kara	— 40' x 64'
7	Vediplavu	— 30' x 64'
8	Cheru	— 30' x 95'

(2)

SHORT TENDER NOTICE

11th June 1958.

1. Sealed tenders are invited for the uudernotod work as per the schodule given below.

2. Tenders in the usual torm should be addressed in sealed covers to the Divisioual Ferest Officer, Malayattur before 3 p. m. on Monday 30-6-1958. They will be opened at 3-15 p. m. on the same day in the presence of such ol the tenderers as are present, by the Divisinual Forest Officer or by nny officer authorised to de so.

3. The tender should be accompanied by a chalan receipt lor an amount of Rs. 100 remittod into the Kunnathunad Sub Treasury under Revenue Doposit. Countersigned chalans can be obtained from the Divisional Forest Offico on any working day.

4. Tenderers should quote their rates on item basis. Ordtnarlly the tendor with the lowest contract value will be accepted. But the Divisional Forest Officer reserves tn himself the right to accept or roject auy tendor without assigning any reasun thorefor.

5. Acceptance ol the tender is subject to approval of tho Chief Consorvator of Forests. The successful tenderer eanuot withdraw his offor bofore final decisien from the Chlel Conservator of Forests.

6. Withln 15 days from the date of communication of sanctton a security amount ol 10 perceet of the total cost of the work should be romitted by the successful tendorer. If the tenderer falls to remit the security within 15 days time, he will be given another 15 days time for remittanco ol the security with 12 percent interest per aunum.

7. The successful tenderer will have te execute an agreement on ene Rupee stamp paper within 15 days from the intimation of the cenfirmatieu.

8. Violation of any of the above condition will entail cancellation of the centract and forleiture of the earnest money besides making him liable fer any loss thal Government may sustaiu in making other arraugements for tho proper conduct of the work, but he will have no elalm on lhe gain if any. The loss on thls account, if not remitted withiu the specified time, will be recovered from the tenderer as per Revenuo Recovery Act in force iu Kerala State.

9. The successful tenderer wlll take up and complete the work withiu the time specified in the schedulo from the date of agreement or permisslon to start work.

10. A declaration that the tenderer Is not related to any Government Servant, who is ln charge or haviug contrel ol the work for which be is tenderiug should bo lurnished. Relationship ln this will be rostricted to father, mother, son, daughter, brother, sister, direct uncle, nephew, fathor-in-law, brothor-in-law, mother-in-law, sistor-in-law and first cousin ol the officer concerned.

11. tf at any stage tho above coudition is fnund to havo been centravened, the earnest money doposit of the tenderer will bo forleited and the contract entered into will stand cancellod

12. Further particulars can be had from the Divisioual Forest Office, Malayattur on any of the workiug days during offico honrs.

Schedule of works

Name of werk—Diggiug a well for the two nowly constructed family quarters in Block No. 1 in the Forest colouy at Kodanad.

Probable amount of contract—Rs. 1,000.

Period allowed—The work should be started and cempleted between months December—March 15th 1959.

(3)

SHORT NOTICE

C2-3678/57.

12th June 1958.

It is hereby nottfied that the reauction sale of the right ol collection and removal of timber and firewood obtainablo from the 15 trees standing in tho Kalathotty Food Production arca in Thodupuzha Range (originally auctioned on 13-5-1958) will be conductod at 3 p. m. en 10-7-1958 eu a lump sum basis at the Forest Range Office, Thodupuzha, under the vory samo conditioes ol the origiual auction published in Geverument Gazette dated 29-4-1958, page 192 ol the Forest Sheet.

Eareest meney Rs. 100. The auction will be conducted by the Divisional Forest Officer or auy other officer authorised ln thls behall.

Furlher particulars can be had lrem the Rango Office, Thodupuzha or Divisional Forest Office, Malayattur.

(4)

NOTICE

No. RK. 1159/57.

12th June 1958.

It is heroby notified lor the information ol the public that tho right ol collection aud removal ol one ficus tree, standiug at a distauco ef about 35 ft. from the rain gange at Marayur in Deviculam Range will be auctioned by the Range officer, Deviculam, on a lump sum basls at 3 p. m. en 10-7-1958, at the Rauge Office, Deviculam.

2. Intending bidders should deposit an earnest mouey of Rs. 25 belore the commencement ol auction.

3. The successful bidder should remit 1/3 of the bid amount on the spot and the balance and sales tax dne within 30 days from date of communlcation of confirmatiou order and remeve the tree failing which the part value remitted by him will be lerleited ta Government and a reauctiou conducted at hls risk and less.

4. The lntendiug bidders are requested to inspect the tree before tho auction and sotisfy themselves as to the quality ol the same. Complaints received after auction will not be countenanced.

5. Tho tree should be felled without causing any damage to the rain gauge statton (platform) or other trees. If any damage is caused, the loss as assessed by the Divlslonal Forest Officer shall be payable by the bidder.

6, About 3 tons of firewood are expected from the standing tree.

7. ff the notified date happens to be a holiday the auction will bo conducted on the next working day.

8. Further particulars can be had from the Range Officer, Devienlam.

(5)

NOTIFICATION

No. M1—4702/57.

6th June 1958.

It is heroby notified for the information of the public that the thondy timbers etc., In the various cases disposod of in the nndernoted institutioos will be sold in public auction by the concerned Range Officers at the Range headquarters at 1 p. m. on the dates. noted against each or on the next working day if the former happens to be a holiday, uoder the conditions of sale of timber at Government Depots published on pages 471 to 474 of tho Forest sheet of Government Gazette dated 17-12-1957 and as per rules in Appendix XXIV of the Travancore-Cochin Forest Code. But the sale of thondy will be governed by the conditions of sale of timber at Government Depots if a fresh notification embodying fresh conditions aro published In tho Governmont Gazette for depot auctions from July to September 1958.

2. Intending bidders should remit an carnest money of Rs. 15 beforo the commencement of auction for each lot he wisbes to bid.

3. The removal of the thondy bid by the highest bidder should be effected within a period of 30 days from date of intimation of confirmation failing which a period of 15 days will bo allowed for the removal of the produce with usual ground rent. Petitions offering enhanced ratos after the auction will not be countenanced under any circumstances.

4. Further particulars of sale can be bad from the respective Range Offices.

Names of institutions and Dates of auction.

Idiyara Range.	21-7-1958,	18-8-1958,	22-9-1958.
Neriamangalam Range.	22-7-1958,	19-8-1958,	23-9-1958.
Thodupuzha Range,	23-7-1958,	20-8-1958,	24-9-1958.
Devienlam Range.	24-7-1958.	21-8-1958.	25-9-1958.
Teak Plantation Range.	25-7-1958.	22-8-1958,	29-9-1958.
F. I. T. Range.	29-7-1958.	25-8-1958,	30-9-1958.

Malayattur,
Kodanad P. O.

P. ACHUTHA MENON,
Divisional Forest Officer.

CHALAKUDY DIVISION.

Auction Sale Notice.

SALE OF TIMBER AND FIREWOOD.

14th June 1958.

1. It is bereby notified for the information of the public that the right of collection and removal of timber and firewood available from 85 (1f trees felled and the balance unfelled) including those lying folled and mentioned in the schedule hereto attached will be sold in public auction on lump sum basis by the Divisinnal Forest Officer, Chalakudy or his deputy at the Divisional Forest Office, Chalakndy on 3 p. m. on 11-7-1958.

2. Intending parchesers should furnish Rs. 200 as Earnest Money Deposit before the commencement of the auction without which nobody shall be allowed to bid.

3. The purchaser should pay the 1/3 bid amount immediately the auction is over failing which the Earnest Money deposited by him will be forfeited to Government and the right resold at bis risk and loss and he shall have no claim over the gain if any.

4. The sale will be confirmed by the Chief Conservator of Forests in favour of the highest bidder provided his character and financial status be found satisfactory and he shall not withdraw from the offer till the receipt of orders regarding confirmation. Should the bidder withdraw bis bid before final decision of its acceptauce or otherwise or shoufd he fail to act up in accordance with the conditions of the sale the amount already remitted by him will be forfeited to Government and ho shall be held personally responsible for any loss that Government may snstain by conducting a reauction or making other arrangements for carrying out the work, but he will have no claim over the gain if any.

5. The Earnest Money of the unsuccessful bidder will be returned to them immediately tho auction is over while that of the successful bidder will be credited towards the 1/3 value

6. Tho balance 2/3 value should be remitted within 15 days from the date of intimation of confirmation failing which a further poriod of 15 days may be allowed for remittance of the amount subject to payment of penal Interest at 12 percent per annum. Further failnre to remit the balance value shall entail reauction of the right at the risk and loss of the original bidder and he will not have any claim for the gain if any in the reauction.

7. The cootractor will be allowed to enter the area only after the commuoication of the confirmation order, payment of balance value, execution of the agreement and obtaining a license for entoring the area.

8. The purchasor shall also furnish as security 10 per cent of the full bid amount and execute an agreement in one Rupee Stamp paper agreeing to execute the work as per conditions thereof. If remittance of security is delayed beyond 15 days from the date of intimation of confirmation, and another 15 days with penal intorest at 12 per cent per annum, the sale will be cancelled forfeiting all amounts paid by him and the work will be reauctioned at the risk and loss of the original bidder.

9. Release of the produce will be allowed only on remittance of value, sales-tax and all other dues to Government and on production of Income-tax and Sales-tax clearance cortificates.

10. By joining the bid, the bidder will be deemed to have accepted all departmental rules In vogue in respect of the same and such orders as passed from time to time.

11. Any quantity of produce left unromoved after the expiry of the time allowed will be the property of Government and the Governmeot reserves the right to dispose of them in any manner they like.

12. All duos to Government from the bidder, If not paid within the time specified in a written notice issued by the Divisional Forest Officer shall be treated as arrears of land revenue and recovered from him as per the Revenue Recovery Act In force In the State or by other legal means.

13. If the bidder fails to fulfil any or all the above conditions all money deposited by him will be forfeited to Government and the right resold at his risk and loss and he shall have no claim over the gain if any.

14. ff the auction day happens to be a holiday the auction will be conducted on the next working day at the time and conditions specified in this notification without further notice.

15. Further particulars and copy of the agreement can be had from the Divisional Forest Office, Chalakudy.

SCHEDULE.

1. *Name of work:*—Collection and removal of available timber and firewood from 85 trees including those lying felled in the tract line area in the Sholayar H. E. Project work area in the Adirapilly Range.

Felled trees:—11 trees estimated to yield about 6 tons of timber.
Unfelled trees:—74 trees of about 39 tons of timber.
Firewood:—40 tons.

2. *Period of contract:*—One month.

Chalakudy.

R. NEELAKANTAN NAIR,
Divisional Forest Officer.

KOZHIKODE CIRCLE.

ERRATUM.

No. 5040/58R. *18th June 1958.*

In the sale notice in English regarding the sale of Govt Elephants, published at page 230, Forest sheet of the Kerala Gazette No. 22 dated 3-6-1958, the date of auction appeared in the third line of the first paragraph may be read as 27th June 1958 instead of 27th July 1958.

Office of the Conservator
of Forests, Kozhikode Circle,
Kozhikode.

M. P. GEORGE,
Conservator of Forests.

REGISTERED No. M. 4631.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III]. Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART III

Department of Health Services

POSTINGS.

I

No. E.1-1669/58

13th June 1958.

1. Dr. (Kumari) P. Rohini, M. B. B. S., Assistant Surgeon, Government Headquarters Hospital, Kozhikode is transferred and posted as Assistant Surgeon, Government Women and Children Hospital, Kozhikode vice Dr. (Kumari) K. M. Lakshmi Amma, Assistant Surgeon transferred.

2. Dr. (Kumeri) K. M. Lakshmi Amma, M. B. B. S., Assistant Surgeon, Government Women and Children Hospital, Kozhikode on relief is transferred and posted as Assistant Surgeon, Government Headquarters Hospital, Palghat vice Dr. (Smt.) M. Sarada proceeded on Maternity leave.

Dr. Rohini will move first.

II

Dated, Trivandrum, 16th June 1958.

Dr. C. Radha, M.B.B.S., D.G.O., Assistant Surgeon, Government Hospital, Ponnani is transferred and posted as Assistant Surgeon, Government Headquarters Hospital, Palghat vice Dr. (Smt.) M. Sarada, Assistant Surgeon proceeded on Maternity Leave.

Dr. N. V. Rosa, Assistant Surgeon, Government Hospital, Cranganoore is transferred and posted as Assistant Surgeon, Gevernment Hospital, Ponnani vice Dr. Radha transferred.

Note:—The posting ef Dr. (Kumari) P. Rohini and Dr. (Kumari) K. M. Lakshmi Amma ordered in this office No. E. 1-1669/58 dated 12-6-1958 is cancelled.

III

POSTING ORDER

No. E1-1228/58. *12th June 1958.*

Dr. A. Porinchu, M. B. B. S., Assistant Surgeon, Gevernment Hospital, Wadakkancherry is temporarily transferred and posted to Government Hospital, Irinjalakuda vice Sri V. C. Kumaran whe has entered on leave applying fer the same.

North Zone, (Sd.)
Trichur. *Deputy Director of Health Services.*

TENDER NOTIFICATION

11th June 1958.

Tenders for the supply of the following dietary articles and other hospital requirements for the rest of the financial year 1958-59 for the Sri Avittam Thirunal Hospital, Ulloor, Trivandrum will be received upto 1 p. m. on Friday the 11th July 1958 (Eleventh July 1958).

Two copies of the tender forms can be had from the undersigned on payment of Rs. 6 in any of the Government Treasury to the credit of Kerala Government under the head "XXVII—Medical—Miscellaneous". The Sales tax at the prevailing rate on the sale of Tender forms should also be paid by a separate chalan into the Trasury under the head "XIII—other taxes and duties". The tenderers should produce the two chalans for obtaining the forms. The amounts are not refundable under any circumstances.

The tender should be sealed and submitted to the Superintendent, Sri Avittam Thirunal Hospital, Trivandrum.

Note:—Each tender must be accompanied by a Solvency Certificate in the prescribed form obtained on or after 1st January 1958 and signed by a Tahsildar, or a true copy of the same attested by a Gazetted Officer.

Regarding the conditions of tender, please see Appendix contained in G. P. R. Dis. 18455/57/EHD and G. P. R. Dis. 24822/57/EHD dated 1st November 1957 and 9th November 1957 respectively published in the Kerala Gazette No. 45 dated 5th November 1957 and No. 46 dated 12th November 1957 under Part I. Education & Health Department.

List of articles.

ANNEXURE I.

DIET ETC.—STORABLE.

		Rate	*Quantity required.*
1.	*Corriander (dry)*—First quality, without stem, shall be fresh, clean and sound, free from dirt, foreign grain, mould and insect damage	lb.	500

	Rate	Quantity required.
2. *Jaggery.* Shall be clean, dry, lumps of not dark colour, of pleasant flavour and taste, free from mould growth, fermentation and impurities. Moisture shall not exceed 10·0 per cent. Ash insoluble in dilute hydrochloric acid not more than 0·6 per cent. Total sugar contents not less than 85·0 per cent.	lb.	1000
3. *Pepper.* (*Black*) First sort, dry, clean and sound free from dirt, foreign grain, mould and insect damage.	lb.	200

DIET—PERISHABLE.

1. *Butter.* Should be supplied in packets of 1 oz. after deducting the weight of paper, shall be pure, clean, fresh and of good flavour, devoid of rancidity and derived entirely from Cow's or Buffaloe's milk or cream or both, shall not contain more than 16 per-cent water, shall not contain less than 80% milk, fat or more than 3·0 per cent common salt and shall not contain any preservative. The clarified fat from the butter shall conform to the specification for Ghee given below. Moisture—Not more than 16·0 per cent. R. M. Value—Not less than 28·0 per cent. Butyro refractometer reading at 40° C } 40·5 to 43·5. Free fatty acid—Not more than 2·5 per cent expressed as oleic acid	lb.	100
2. *Ghee.* Shall be pure, well clarified of pleasant taste, smell and appearance and derived exclusively from Cow's milk, Buffaloe's milk or cream or both and shall conform to the following specification. Moisture—Not more than 1·0 per cent. R. M. Value—Not less than 28·0 per cent. Butyro refractometer reading at 40° C } 40·5 to 43·5. Free fatty acid—(F. F. A.)—Not more than 2·5 per cent expressed as oleic acid	lb.	100
3. *Plantains*—Mysore poovan, fresh not less than 4" in length	100	500
4. *Tomatoes*—Fresh and good	lb.	100

DIET ETC.—STORABLE.

	Rate	Quantity required.
1. *Arrow root flour.* (Derived from the plant Maranta Aroundinacea shall be of good quality, clean, fresh and unadulterated. Moistures, shall not exceed 12 per cent. Ash Insoluble in Hydrochloric acid not more than 0·2 per-cent.	lb.	3000
2. *Asafoetida.* Shall be the eleo-gum-resin obtained from the rhizome and roots of Ferula Foetida, ferura ribiracaulis and other species of ferula not less than 25 per cent should be soluble in 90 per-cent alcohol. Ash not to exceed 20·0 per cent. Should not contain woody or vegetable fibre, sand, gravel or other foreign mineral matter	lb.	30
3. *Ragi Flour*—Country	lb.	100
4. *Vendayam*—Well cleaned	lb.	30
5. *Salt (White)*—Shall be white, dry, free from stains, insoluble matter heavy metals and injurions substances. Moisture shall not exceed 6·0 per cent. Sodium chloride shall not be less than 96·0 per cent on moisture, free basis water, insoluble matter shall not exceed 1·0 per cent.	lb.	6000

NON-DIET ARTICLES—STORABLE.

1. Baskets—Bamboo 2' diameter	Each	240
2. Chatties—large 1' diameter	"	36
3. French chalk—good quality	lb.	150
4. Laddles—Cocoanut	Doz.	6
5. Mats—Common 6' x 3'	Each	200
6. Needles—Sewing	Packet	24
7. Match boxes—Boxes of 60 matches	Doz.	16
8. Scrubbing brushes	No.	330
9. Needles—stitching	Packet of 12	144
10. Bar Soap—501	Bars	1440
11. Sunlight Soap	Cakes	1252
12. Rubber solution	Tube	50
13. Tape ½" wide	Rolls Doz.	30
14. Twine Rolls	Rolls Doz.	30
15. Reel thread (Spade)	Rolls Doz.	18
16. Cotton Thread No. 18	Rolls Doz.	18
17. Coir (Pidi)	Rolls	48
18. Marking Ink	1 oz. bottle	50
19. Rice Baskets	Nos.	150
20. Chalk	Boxes of 100	12
21. Muram	Nos.	50
22. Vatty	"	60
23. Thirika	"	24
24. Waste paper baskets	"	150

DIET PERISHABLE.

1. Bananas—Big size, ripe, fresh	100	1000

Note:—Articles of diet etc. should stand the test of the Public Analyst, Public Health Laboratory, Trivandrum and the contractors will be required to supply the quantity for sampling free of cost.

2. No Sales-tax will be paid to the Contractor.

3. All perishable articles should be supplied before 7·30 a. m. and storable articles before 10 a. m.

4. The rates of all the articles should be to the nearest naya Paisa.

Sri Avittam Thirunal Hospital, Trivandrum.

K. PONNAMMA,
Superintendent.

AUCTION NOTICE

9th June 1958.

It is notified for the information of the public that the following empties will be sold in public auction in suitable lots at 11 a. m. on 14th July, 1958 at the Out Patient Block of the S. A. T. Hospital, Trivandrum. Intending bidders should deposit a sum of Rs. 5 in cash as earnest money at the Office of the Hospital before the auction commences. The successful bidders should pay the bid amount and sales-tax immediately after the auction is confirmed and remove the materials as otherwise the earnest money will be forfeited and the materials will be re-auctioned. The earnest money paid by the bidders will be returned after the auction sale is completed.

1.	Bottle—5 lb. ..	180 Nos.
2.	Bottle—unstoppered narrow mouthed ..	51000 „
3.	Bottle—unstoppered wide mouthed ..	1000 „
4.	Boxes—Deal and Mango wood	50 „
5.	Drums	50 „
6.	Tins ..	550 „
7.	Gunny Bags ..	20 „

Sri Avittam Tirunal Hospital,
Trivandrum.

(Sd.)
Superintendent.

DRUGS ACT, 1940 AND DRUGS RULES, 1945.

List of licences issued during the month of May 1958.

LICENCES FOR MANUFACTURE OF DRUGS.

Sl. No.	*Name and address of concern.*	*Nature of licence issued.*	*No. and date of licence.*	*If renewed date of effect of renewal.*	*Date of expiry of licence.*
1	M/s The Cochin Chemical Laboratories, Chalakudy	Form 25	9/25-M/57 dated, 18-11-1957	..	17-11-1959
2	Shri Ambat Balakrishna Menon, Pratap Industries No. 5/104 Ambat Road, Chittur	„ 25	1/25-M/58 dated, 20-2-1958	..	19-2-1960
3	Dr. Paran's Dental Laboratories, Parsi Anjuman's Buildings S. M. Street, Calicut	„ 25	4/56 dated 29-3-1956	Renewed from 29-3-1958	28-3-1960
	Kurisnoleum Produce Co. M. C. 301, Kadappakada, Quilon.	„ 25	2/25-M/58 dated, 28-5-1958	..	27-5-1960

Licences issued for stocking and selling drugs during the month of May 1958.

Sl. No. (1)	*Name and address of dealer.* (2)	*Licence Number.* (3)	*Date of licence.* (4)	*Fresh or renewal.* (5)	*Type of business.* (6)
		TRIVANDRUM DISTRICT.			
1	N. Surendranath, Suresh Bhavan, Kilimanoor	730/20/57 731/21/57	9-10-1957	Fresh	Chemist and Druggist.
2	A. R. Mathevan Pillai, Mathevan Medical Stores Chenthittai, Trivandrum	732/20/57 733/21/57	15-7-1957	Renewal	Pharmacy.
3	M. B. Krishnan, Pettah, Trivandrum	736/20/57 737/21/57	30-9-1957	Fresh	do.
4	N. Rama Panicker, Pulayanarkottah, Trivandrum	25/20/58 26/21/58	16-5-1958	do.	Chemist and Druggist.
		QUILON AND ALLEPPEY DISTRICTS.			
5	T. M. Arogyam, Madhava Medicals, Alleppey	734/20/57 735/21/57	16-11-1957	Renewal	Pharmacy.
6	M. Gopinathan, Nangiarkulangara, Haripad	5/20/58 6/21/58	8-5-1958	Fresh	Chemist and Druggist.
7	K. Somanathan, Thazhuthala, Kottayam.	7/20/58 8/21/58	16-5-1958	Fresh	Chemist and Druggist.
8	K. I. Mariamma, Chunnakkara, Quilon.	11/20/58 12/21/58	15-4-1958	do.	Pharmacy.
9	C. Bhaskara Pillai, Ayyappa Medical Store, Sasthamcotta.	13/20/58 14/21/58	5-2-1958	do.	do.
10	Z. T. Pooppally, Pooppallil Medical Stores, Palace Rd., Alleppey.	15/20/58 16/21/58	14-2-1958	do.	do.
11	C. Kesava Valian, Hospital Road, Quilon.	17/20/58 18/21/58	13-1-1958	do.	do.
12	K. Karunakaran, Muhamma.	19/20/58 20/21/58	31-3-1958	do.	do.
		KOTTAYAM DISTRICT.			
13	E. J. Varkey, Edathattel Medical Stores, Thodupuzha.	740/20/57 741/21/57	7-12-1957	Fresh	Pharmacy.

Sl. No. (1)	Name and address of Dealer. (2)	Licence Number. (3)	Date of licence. (4)	Fresh or renewal. (5)	Type of business. (6)
	ERNAKULAM AND TRICHUR DISTRICTS.				
14	S. Koder, Princess Street, Ernakulam.	738/20/57 739/21/57	30-6-1957	Renewal	Pharmacy.
15	P. K. Parameswaran Pillai, Paramel House, Ollur, Trichur District.	9/20/58 10/21/58	17-3-1958	Fresh	do.
16	P. C. Kurien, Kurien's Medical Stores, Naraikkal.	32/20/58 33/21/58	27-3-1958	do.	do.
17	United Stores, Ernakulam.	43/20/58 44/21/58	23-5-1958	do.	Chemist and Druggist.
	PALGHAT DISTRICT.				
18	A. S. Chattanatha Iyer, General Medical Stores, Kottayi.	706/20/57 707/21/57	30-6-57	Renewal	Pharmacy.
19	Dr. Krishnan's Hospital and Nursing Home, Palghat.	716/20/57 717/21/57	2-7-1957	do.	do.
20	T. P. Madhavan Nair, Variety Medical Hall, Ottapalam.	723/20/57	2-7-1957	do.	do.
21	Menon & Company, Sultanpet, Palghat.	742/20/57 743/21/57	30-6-1957	do.	do.
22	Natham & Co., Palghat.	759/20/57 760/21/57	2-7-1957	do.	do.
	KOZHIKODE DISTRICT.				
23	K. P. Krishnan, Krishna Pharmacy, Tamarasseri.	708/20/57 709/21/57	30-6-1957	Renewal	Pharmacy
24	T. Unneri, T. V. Medical Hall, Karimala.	710/20/57 711/21/57	30-6-1957	do.	do.
25	Aburahiman, Rural Pharmacy, Feroke.	712/20/57 713/21/57	30-6-1957	do.	do.
26	P. O. Krishnan Nair, Wynad Medical Store, Kalpetta.	714/20/57	30-6-1957	do.	do.
27	Bavooty Bros., Kozhikode.	720/20/57 721/21/57	2-7-1957	do.	do.
28	Bal Brothers, Bazaar Road, Tirur	722/20/57 4/21/58	2-7-1957 22-2-1958	do.	do.
29	United Pharmacy, Court Road, Kozhikode.	726/20/57 727/21/57	1-9-1957	do.	do.
30	K. V. Karunakaran, Kalpetta Medical Stores, Kalpettah.	2/21/58	13-1-1958	do.	do.
31	U. Sunder Kini, Government Oil Factory, Calicut.	1/21-A/58	17-4-1958	Fresh	Restricted Licence.
	CANNAMORE DISTRICT.				
32	Smt. P. Narayani, Weil and Co. Tellicherry	700/20/57 701/21/57	30-6-1957	Renewal	Pharmacy
33	K. C. Bal and Co. Cannanore.	702/20/57 703/21/57	30-6-1957	do.	do.
34	M. P. Krishnan, National Pharmacy, Chirakkal.	704/20/57 705/21/57	30-6-1957	do.	do.
35	P. Sanku, New Dispensary, Iritty.	715/20/57	30-6-1957	do.	do.
36	M. K. Krishnan, Royal Medical Hall, Cannanore.	718/20/57 719/21/57	2-7-1957	do.	do.
37	C. K. Kunjuraman, Asoka Pharmacy, New Mahe.	724/20/57 725/21/57	23-8-1957	do.	do.
38	K. N. Nair, Gopal Pharmacy, New Mahe.	728/20/57 729/21/57	1-9-1957	do.	do.
39	Weil and Co., Cannanore.	761/20/57 744/21/57	30-6-1957	do.	do.
40	P. M. Varghese, Kodencherry, Kasargode.	3/21/58	14-3-1958	do.	do.

Applicatiens rejected by the Licensing Authority during the menth of April 1958.

Sl. No.	Name and address ef the applicant.	Type ef licence applied.
1	Thangals Perfumery Stores, 13/424 Big Bazaar, Kozhikede.	Ferm 20-B.
2	T. K. Achuthan, Kalepttah,	Form 20-A Retail & Whelesale.
3	Santha Stores, S. M. Street, Kozhikode.	Ferm 20-A Wholesale,
4	U. Raghavan, Malabar Pharmacy, Kozhikode-6.	Form 20-A Retail.
5	C. K. Achutha Panieker, Manjeri-Malapuram Read, Manjeri.	Form 20-A Retall.
6	B. Devaraja Shenoy, Shenoy Medical Supplles, Badiadka.	Form 20 A Retail.
7	T. N. Kunhichnyl, Pharmacist, 32/48 Main Road, Quilandy.	Ferm 20 and 21 Retail.
8	Smt. K. Saramma, St. Beance Dispensary, Ponnani Road, Tirur.	Ferm 20-A and 21-A Retall.
9	Oriental Mercantile Distributers (Private) Ltd., Fort West Road, Palghat.	Form 20 and 21 Retail.
10	Krishua Medical Stores, Cannanore.	Form 21 Retail.
11	Jain Hind Medical Stores, Peruva via. Thalayolaparambu	Form 20 and 21 Retail.
12	Hakim Abdul Rahiman Musaliar, U. S. Medical Hall, Punnavely.	Ferm 20 and 21 Rotail.
13	George John, Central Stores, Adeor.	Form 20 and 21 Retail.
14	P. Ramakrishna Pillai, Thuvayoor South, Kadampaaad.	Form 20 and 21 Retail.
15	K. J. Karumpan, Periyaram.	Ferm 20 and 21 Retail.
16	St. Thomas English Medical Hall, Ponkunnam.	Form 20 and 21 Wbolesale.
17	N. R. Raman Vaidyan, Mattathoor Village, Kodakara.	Form 20 and 2t Retail.
18	J. Thomas, Baby Medical Stores, Angamaly.	Form 20 and 21 Retail.
19	K. P. Lonappan, Kalan Anglo-Ayurvedic Dispensary, Nellai.	Form 20 and 21 Retail.
20	I. Krishnan, Sree Krishna Dispensary, Kalady.	Form 20 and 21 Retail.
21	C. K. Sreedharan, Chempakathu House, Mukkulam, Kootical.	Form 20 and 21 Retail.
22	O. S. Chandy, Olassa Medical Stores, Changanacberry.	Ferm 20 and 2t Retall.
23	K. R. Sroonivasan, Popular Medical Stores, Vandiperiyar.	Ferm 20 and 21 Retail and Wholesale.

Office ef the Drugs Controller,
Trivandrum-1, 17-6-1958.

M. Narayanan,
Ag. Drugs Controller.

TENDER NOTICE

No. S.3-106/58. *3rd June 1958.*

Sealed tenders in duplicate for the supply of diet articles and ether Hospital requirements for the Government Hospital, Palai, for the remaining part of 1958-59 will be received up to 4 p. m. on 7th July 1958.

The tender ferms and ether documents relating te the tender can be bad frem the Medical Officer-in-charge, Gevernment Hospital, Palai on application whieh sheuld be accompanied by the chalan receipts for the prescribed fees and sales tax.

The tenders should be submitted to the Medical Officer-in-charge, Government Hespital, Palai.

The tender sheuld be exelusive of the fellowing articlos, fer which tenders bave been already accepted and should be accompanied by the required documents as stipulated in the pamphlet "conditions ef tender"

1 Chillies.
2 Limes
3 Milk, cows.
4 Vegetables—country.
5 Do. —green.
6 Cocoanuts.

Sosa Philip,
Kottayam. *District Medical Officer ef Health.*

NOTIFICATION

S2-103/58.

Dated, Trivandrum, 12th June 1958.

Tenders in duplicato are invited for building LORRY BODY to one new STUDEBAKER, 2E33B-155' W. F. Diesel Chassis according to specifications given below.

Each tender should be accompanied by an earnest money chalan fer Rs. 50 remitted in any ene ef the State Treasuries. Tender cover should be superscribed "Tender fer building lorry body" and sent by registered post er delivered in person so as to reach the Superintendent, Central Medical Stores, Ernakulam, en or before *11 a. m.* on *14-7-1958*. Tenders will be opened immediately in the presence of the tenderors who are present at that time. *Tenders received after the prescribed time will not be accepted.*

Earnest meney chalan of the unsuccessful tenderers will be returned duly passed for payment as soon as the centract is settled.

On acceptance ef the tender, the successful tenderer shall execute an agreement in the form prescribed by the Government on ene Rupee Stamp Paper at his expense fer the due fulfilment of the work within 45 days after placing ef erder. Further information, if any, can be obtainod from this effice. The chassis can be seen in this office en any working day.

Specifications.

Leegthening ef chassis by 45% of wheel base. Angular iren channel 2 pieces with ½' revets.

Woodworks.—Body with best selected seasoned "Cbadachi" jungle wood.

Feundation.—Cemplete with—

1. Single leng beams without joints 2 numbers 14' x 7' x 3'.
2. Cross Beams without joints 8 numbers 8' x 7' x 3'.

Platferm.—Plained and finisbed and greoved and fitted planks 14' x 9½" x 1½' without joints.

Body.—Covered T. V. S. type with windows on four sides and top with aluminium sheets and angular irons.

Platform covered with 16 gauge M. S. iron sheets—inside on four sides complete frem platform 3½' plained and finished grooved ¾' planks.

Windows 3' x 1½' on 4 sides to suit and fitted with ¾' wire gauze and tarpaulin. Door full opening rear side.

Cabin.—Company type with doors on twe sides complete with angular iron and aluminium sheets and window at the back fitted with glass. Driver seat te accommodate 3 with cushions.

MATERIALS,

Platform—angular iron	2" x ¼"
Side posts	1¼" x ¼"
Aluminium sheets	24 gauge
Iron M. S. Sheets	16 gauge
Foundation Angular Irons (8 x 7) 2 x ¼"	56 ft.
Do. Long beam 7x 3"	14 ft. 2 Nos.
Do. do. 4 x 3"	7 ft. 8"
13' x 7' x 5' 8' (inside)	13' x 7' x 17/3'

Angular Iron (Platform) 2 x ¼
Side posts and (7 Nos.) 1¼ x ¼
Front and Back posts (Angular 1¼ x ¼ irons)
Aluminium (24 gauge)
Nuts and bolts etc., etc.
Painting—Spray with I.C.I. product or Duco.
Number plates—Two numbers, Spray painted.

Central Medical Stores, Ernakulam.

M. J. PHILIP,
Superintendent.

ലേലപ്പരസ്യങ്ങൾ.

(1)

നമ്പർ—എഫ്. 514/58. 1958 ജൂൺ 14.

തിരുവനന്തപുരം ആയുർവ്വേദകോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ആഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാവരും അറിവാനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം ആയുർവ്വേദ ഫാർമസി വകുപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം പത്തുവണ്ടി കഷായക്കൊത്തും ആറു വണ്ടി ചാമ്പലും, ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയെട്ടാമാണ്ട് ജൂലായ് മാസം 15-ാംതിയതി പകൽ മൂന്നു മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ആയുർവ്വേദഫാർമസി വകുപ്പിൽ വച്ച് പ്രിൻസിപ്പാളോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു വില്ക്കുന്നതും കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് വിളിക്കൊള്ളുന്ന ആളുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലദിവസം മൂന്നു മണിക്കു മുമ്പായി അഞ്ചു രൂപ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ലേലത്തിൽ വിളിക്കൊള്ളാത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ഉടൻതന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമാണ്. ലേലം വിളിക്കൊള്ളുന്ന ആളും നിരതദ്രവ്യം കഴിച്ചുള്ള ബാക്കി തുക ഉടനെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ഉടൻതന്നെ അയാളുടെ സ്വന്തചെലവിൽ ലേലസാധനങ്ങൾ നീക്കംചെയ്തു കൊള്ളേണ്ടതുമാണ്.

ടി ലേലക്കാരൻ ലേലസാധനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാതെയോ നീക്കം ചെയ്യാതെയോ തുക മുഴുവൻ അടയ്ക്കാതെയോ വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് ഇടവരുത്തുകയാണെങ്കിൽ മുൻകൂറായി കെട്ടിവച്ച നിരതദ്രവ്യം ടിയാന് അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതും സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതുമാണ്. കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായാൽ ടിയാനിൽ നിന്നു റെവന്യൂ റിക്കവറി ആക്ട് പ്രകാരം വസൂലാക്കുന്നതാണ്.

യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ലേലം അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പാളിനോ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അധികാരമുള്ളതാകുന്നു.

പി. ഇ. രാമൻ മേനോൻ,
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആഫീസർ,
പ്രിൻസിപ്പാളിനു വേണ്ടി.

ആയുർവ്വേദ കോളേജ്,
തിരുവനന്തപുരം.

(2)

1958 ജൂൺ 13.

ഉടുമ്പന്നൂർ ഗവണ്മെന്റ് ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ കോട്ടയം ഇൻഡിജിനസ് മെഡിസിൻ ഇൻസ്പെക്ടർ അവർകൾ ടി സ്ഥാപനത്തിൽവച്ച് 1958 ജൂലൈ മാസം 15-ാംതിയതി 11 മണിക്ക് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു വില്ക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്ഥലത്തും സമയത്തും ഹാജരായിരിക്കേണ്ടതും രൊക്കം അഞ്ചുരൂപ നിരതദ്രവ്യം അടച്ചിരിക്കേണ്ടതുംഏറ്റവും കൂടുതൽവിലയ്ക്ക് വിളിക്കൊള്ളുന്ന ആളിന്റെപേർക്ക് ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതും മററുള്ളവരുടെ നിരതദ്രവ്യം അപ്പോൾതന്നെ മടക്കികൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം വിളിക്കൊള്ളുന്നയാൾ നിരതദ്രവ്യം തൊട്ടുകിഴിച്ച് മുഴുവൻ സംഖ്യയും അപ്പോൾതന്നെ അടയ്ക്കുകയും ലേലം സ്ഥിരപ്പെട്ട് ഇൻഡിജിനസ് മെഡിസിൻ ഡയറക്ടർ അവർകളുടെ ഉത്തരവു കിട്ടിയാൽ വിവരം അറിയിക്കുന്നതും ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം സ്വന്തം ചെലവിൽ സാധനങ്ങൾ ഏററു വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതുമാകുന്നു. യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ഇൻഡിജിനസ് മെഡിസിൻ ഡയറക്ടർ അവർകൾക്ക് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്നപക്ഷം ലേലം അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനും, വീണ്ടും ലേലം വിളിക്കുവാനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. മററു ലേലനിബന്ധനകൾ അന്നു അറിയിക്കുന്നതും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതുമാകുന്നു.

സാധനങ്ങളുടെ പേരുവിവരം

24 & 20 ഔൺസ് കുപ്പി		എണ്ണം	268
12	റാത്തൽ ഭരണി	,,	2
8	,, ,,	,,	9
6	,, ,,	,,	6
4	,, ,,	,,	12
2	,, ,,	,,	4
½	,, ,,	,,	7
കുട		,,	25
വയ്ക്കോൽ കന്ന്		,,	46
കയർ		റാത്തൽ	12
ചാരം ഉദ്ദേശം		ചാക്ക്	50
കഷായക്കൊത്ത്		,,	40

(3)

C. No. 1709/58. 1958 ജൂൺ 12.

തലവടി ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 1958 ജൂലൈമാസം 20-ാംനു പകൽ 5 മണിക്ക് ടി ഡിസ്പെൻസറിയിൽവച്ച് കോട്ടയം ഇൻഡിജിനസ് മെഡിസിൻ ഇൻസ്പെക്ടർ അവർകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു വില്ക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലദിവസം പകൽ 10 മണിക്കു മുമ്പായി 5 രൂപ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിക്കൊള്ളുന്ന ആളുടെ പേരിൽ ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ടിയാൻ മുഴുവൻ സംഖ്യയും അപ്പോൾതന്നെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ലേലത്തിൽ വിളിക്കൊള്ളാത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിഞ്ഞാലുടൻ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമാണ്.

ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ഡയറക്ടർ അവർകളുടെ ആർഡർ കിട്ടിയാൽ വിവരം ലേലക്കാരനെ അറിയിക്കുന്നതും ടിയാൻ അറിവുകിട്ടി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം സ്വന്തം ചെലവിൽ സാധനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തുകൊള്ളേണ്ടതുമാണ്. സാധനങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാതെ വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ ടിയാൻ മുൻകൂറായി കെട്ടിവച്ച തുക സർക്കാരിലേയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതും ടിയാന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്മേൽ വീണ്ടും ലേലം വിളിക്കുന്നതും ലേലത്തിൽ കൂടുതൽ സംഖ്യ കിട്ടിയാൽ ടിയാന് യാതൊരവകാശവുമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ഇൻഡിജിനസ് മെഡിസിൻ ഡയറക്ടർ അവർകൾക്ക് യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം ലേലം അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനും, നീട്ടിവയ്ക്കുവാനും വീണ്ടും വിളിക്കുവാനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

സാധനങ്ങൾ.

1	24 oz. കുപ്പികൾ	എണ്ണം	115
2	20 oz. കുപ്പികൾ	,,	76
3	8 റാത്തൽ ഭരണി	,,	2
4	6 റാത്തൽ ഭരണി	,,	2
5	4 റാത്തൽ ഭരണി	,,	26
6	2 റാത്തൽ ഭരണി	,,	14
7	½ റാത്തൽ ഭരണി	,,	4
8	കുട	,,	13
9	കുപ്പി കന്ന്		12
10	കയർ മുടി		14
11	ചാരം	ചാക്ക്	35
12	കഷായക്കൊത്ത്	ചാക്ക്	50
13	ഹരിക്കെയിൻ ലാമ്പ് (പഴയത്)		1

എം. എൻ. കേശവപിള്ള,
ഡയറക്ടർ ആഫ്
ഇൻഡിജിനസ് മെഡിസിൻ.

തിരുവനന്തപുരം.

SHORT TENDER NOTICE

13th June 1958.

Name of work—Constructing a Retaining wall and Compound wall around the Sewage Treatment Plant Site at Elamkulam.
Probable amount of contract—Rs. 32,855.
Earnest money to be deposited—Rs. 825.
Cost of tender forms—Rs. 3·06.
Last date of receipt of tenders—Before 4 p. m. on or before 30-6-1958.

Further informations can be had from the office of the undersigned on all working days during office hours.

Water Works and Drainage Division, Ernakulam.

K. M. MENON,
Executive Engineer.

NOTICE.

No. 1061-E1/58. *6th June 1958.*

Sealed quotations in duplicate are invited for supply of the following equipments to the college so as to reach this office on or before 15-7-1958. Full details regarding specifications, make etc. should be furnished in the quotation. Terms and conditions should be stated clearly. The rates should be f. o. r. Kozhikode including all other charges.

Successful tenderer must furnish 5 per cent of the amount of the contract as security deposit within a fortnight from the date of acceptance of the quotation and execute an agreement at his cost for the satisfactory fulfilment of the contract if so required.

Failure to supply within the specified time according to the specifications will entail cancellation of the order and purchases being made from elsewhere, any loss incurred thereby being made good by the defaulter.

No representation for enhancement of price once accepted will be considered during the currency of the contract.

If any licence or permit is required tenderers must specify it in their quotation and also state the authority to whom application is to be made.

The quotation may be for the entire or part supplies. Quotation for articles required in each department may be given in separate sheets. Tenderers should be prepared to carry out such portion of the supplies included in the quotation as may be allotted to them.

The prices quoted should be inclusive of all taxes, duties, cesses etc., which are or may become payable by the tenderer under existing or future laws or rules of the country of origin, supply or delivery during the course of execution of the contract.

Special conditions if any, printed on the quotation sheets of the tenderer or attached with the tender will not be applicable to the contract unless they are expressly accepted in writing by the purchaser.

This office No. and date of the notification should be superscribed on the outer cover.

The quotation will be opened at 11 a. m. on 16-7-1958.

DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY

Professor's Laboratory and Advance Research work	No. Required.
Starling's long extension Kymographs with time markers	3
The "Ideal" Respiration Pump (500 cc cap.)	3
Standard power tables	3
Electric Motors 1/8 H. P.	4
Brodi's operating tables	3
Incubators	2
Refrigerators	2
Assembly perfusion apparata for mammalian heart	4
Assembly for mammalian classes	4
Automatic electric recording	4
Spirometer 6 litre cap.	3
Cushney's pained myocardiograph	2
Mechanical Stromuhr	2
Gaddums outflow recorder	2
Chemical balance (fine quality)	2
Microscopes	5
Centrifuge	2
Colorimeters	3
Animal weighing:—	
(a) Machine for small animals, like rats, and guineapigs	3
(b) Machine for big animals like dogs	3
Dissection Instruments and injection syringes:—	
Scalpels large	32 sets.
Scalpels small	32 "

Professor's Laboratory and Advance Research work.	No. required.
Dissecting forceps	64 Nos.
Artery forceps	32 doz.
Rat tooth forceps	36 Nos.
Metal clamps	36 "
Retractors	36
Bone shears	32
Sinus forceps	36
Needles curved various sizes	30 doz.
Injection syringe 5 cc, 10 cc, 20 cc all glass with adapter and needles	30 doz. each
Needles straight	30 doz.
Record syringe 20cc	1
Kymograph (Students)	30
Electric Motors 1/4 H. P. with split pulleys	2
Shafting steel rods 3/4" dia. and 18" long	8
Standard shafting and fittings	40
Pulleys	30
Muff coupling for joining 2 pieces of the above mentioned shafting steel rods	12
X-blocks	60
Hook Grip rods	3 doz.
Plain stands	30 Nos.
Apparata for isolated uterus, intestine etc.	30
Copper Trays (10'x8'x1')	30
Thermometers (up to 110°C)	30
Stop watches	2
Smoking and Varnishing apparata	2 sets.
Distillation apparatus	2
Microscopes, ordinary	2
Chemical Balance—Ordinary Apothecary's	2
Pestle and mortar porcelain medium size	30 sets.

Miscellaneous

Electrodes, ordinary and nonpolarisable, insulated wires—

Time markers	30
Electric signals	30
Mercury manometer	30
Perfusion apparata	30
Myograph levers	30
Small pulleys	30
Upright stands	30

Pharmacy Laboratory

Dispensing Balance with grain and gram weights	30
Pill Tiles	30
Suppository moulds	30
Porcelain dishes	30
Crusible with tongs	30
Pestle and Mortar	30
Iron Spatula	30
Measure glasses 8 oz., 2 oz. and 1 oz.	30 of each kind.
Water bath, metal	30
Infusion pots	30
Gallicups	60

Glass Phials

2 Ozs. bottles N. M. stoppered 10 bottles for each student	300
4 Ozs. bottles N. M. stoppered 5 for each student	150
Glass rods	100
Glass funnels medium size	30
Bottles stoppered—Varying sizes for museum specimens and chemicals	
4 oz. bottles N. M. stoppered	100
do. W. M. do.	100
8 oz. do. N. M. do.	100
do. W. M. do.	100
Funnel glass—large size	6
do. medium size	6
do. small size	6

Professor's Laboratery and Advance Research werk.	*No. required.*
Gradnated cylinders—1 litre capacity	6
250 c e. de.	6
500 c c. do.	6
Beakers 8 oz. x 4 ez. sizes	50 each

DEPARTMENT OF PATHOLOGY.

Equipments

Department of Merbid Histology and Merbid Anatemy.

Cambridge rocking microtomes	2
Retary mieretomes	2
Micretome for soction ef celloid preparatien	1
Flat cutting micreteme for cutting largo seetions of ergans, Leilz er Camhridge	1
Freezing micretome with a sland for carbondioxido cylinder	1
Hot plales for flatlening sections	2
Hel air oven (50°C) fer drying slides	2
Incubators (50°C) for special staining	2
Paraffin emhedding baths (ordinary)	2
Electric Vacuum embedding baths	2
Vacnum pump with electrical driven motor for drying glassware	1
Staining racks for staining in bulk	10
Troughs for staining in hulk	1 doz.
Coplinjars (lwe)	2 doz.
Waler halh eleetric	1
Balance, chemical with weights, grammes and grain	1
Balance, Berangeros	2
Micrescopes, sludents, with douolo nese piece, high powor objectives, 2 eyepiecos, mechanical stage and condensor	60
Oil Immorsion lens fer above	60
Polarlsing attachment fer microscepe	1
Micromelers, ocular	2
Micremeters, stage	2
Eye pieco, Enrichs	2
Demenstration eyepieces	6
Dissecting microscepe, Binocular	2
Dissecting monocular	2
Magnifying lens	6
Cabinet fer slides (to hold 1000 slides)	6
Balance for weighing ergans	1
Vice, fer holding benes	1
Saws, wire fer cutting benes	2
Slide Bexos for 1000 slides fer students	60
Section lifters	60
Bollle racks for stains	60
Gullicups	60
Staining troughs	60
Blow pipe with bellows for bending glass	2
Drill for boring glass	2
Micrephetographic apparatus, with illuminating sland and mevable camera fer photegraphy of museum specimens	1
Microphotegraphic apparalus with set ef apechromatic lensos and set ef summars	1
Apparata for preparing Lantern slides	1
Vertical prejecting drawing epparatus	1
Camera Lucida, cemplele	1
Marking cye piece	1
Drawing instruments coleurs etc. for phote artist	1 set
Surgical instrumenls for exporimental pathology	1 ,,
Dark reom lamp, developing troughs, chemicals etc., for photo artist	1 ,,
Glassware stalns chemicals roagents etc., for Histological work	1 ,,
Spring balance	2
Prepared slides and films, 1 set	1

Professer's Laboratery and Advance Research werk.	*No. required.*
Epidiascope	1
Microprojectien apparatus	1
Cine projeclor, 16 m. m.	1

Glass wares.

Slidos	1000
Cever sllps—square	10 bexes.

Clinical Laboratory.

Microscepe high power with eil lmmersion lens, movable stage and condensor for the routine micrescope work	15
Eyo pieces—special—	
(a) Ehrlich's eye pieces	4
(b) Micromeler eye pieces	2
(c) Pointer eye piocos	2
Electrical Centrifnges—One higher power centrifuge fer serelegical werk, ene fer Haomatelogical work and ene ether	3
Incubater	1
Haemocytometers with rod and white pipottes	12
Haemo-glohinometers, Sahli's type	12
Sedimentation apparata—one woster green and one wintrobe	2 sets.
Syrlnges–all glass one set frem 10 c c. te 2 c c.	3 ef each.
Albumiuemetora, Esbachs and Aufrecht's type	12
Staining jars for slides	12
Urinometers	6
Saccharometers, Carwaedine's	6
Urine glasses (conical)	12
Petri dishes different sizes	12 doz.
Water baths with lids and holes thereen for holding test tnbes etc.	6
Graduated cylinders of various capacities ranging frem 100 c c. to 1000 c c.	6 of each.
Burellos ef varying capacities	25 each.
Pipettes ef varieus sizes, gradualed sets	25 each.
Reagents bettles 8 ezs. N·M, sloppered	2 doz.
Reagent betlles 8 ezs. N, M, steppered 1 lb.	2 doz.
Drep bettles 2 ozs.	30 Nos.
Do. 4 ezs.	30 ,,
Balance 1 sensilive balance with weight bexes	2
2 chemical balance with weighl boxes	2
Slides	1000
Cover slips	bexes.

Chemical Pathology.

Weighing machino (fer man, animal, ergans and viscera)	1 for each
Rough Balance (te weigh up lo 1 kg.)	4
Fortin's Baromoter	1
Beckman's Thermemelers	2
Electrical muffle furnace	1
Cholesterol extractien apparata	1
Sexhlet extractien apparata wilh condenser etc.	6
Abbe's Rofractemeter	1
PH. Delerminatien apparata with all accesseries	6
Glass blowlng eutfit complote wilh Blow pipe, bellows, cutting instruments etc.	1
Thormostalo with Thermo-regulators	4
Vans Slyke's apparata fer determining alkali reserve	2
Vans Slyke's amino-Nilregen determination apparatus	1
Manometers	6
Bomb calerimetor with accesseries	1
Mincing machine	1

Professor's Laboratory and advance research work.	*No. required.*
Grinding mochines	4
Cork pressing machine	4
Cork Borers	3
Cork Serews	6
Hydrometers (dtiferent measures)	1 doz.
Kipps opparota	4
Haldanes Blood gas apparalus	1
Beakers—Pyrex capacity (25-2000 c. c.) 250 c. c. and	10 doz.
Rest	3 ,, each
Erleumeyer's flasks (conical flasks) of varying capacity (25 to 2000 c. c.) 100 c. c. and	16 doz.
Rest	3 ,, each
Distilling flasks round bottomed with a side tube (of varying capacity 100 to 2000 c. c.)	1 ,, each
Flat bottomed flasks—Zena (of varying capacity 500, 1000 and 3000 etc.)	1 ,, each
Wash bottles with fitlings ready for use 600 c. c.	6 doz.
Do. 1000 c. c.	1 ,,
Volumetric flasks with ground glass stoppers of varying capacity (25 to 5000 c. c.) 5000 c. c.	½ ,,
200 c. c.	1 ,,
Rest	3 ,, each
Graduated cylinders with ground glass stoppers (10 to 2000 c. c.)	3 ,, each
Graduated cylinders (10 to 2000 c. c.)	3 ,, each
Separating funnels with stoppers and stop-cocks:— 1000 c. c., 500 c. c., 250 c. c., 100 c. c.,—½ doz., ½ doz., 6 doz., 1 doz., respectively	
Funnels (correct angle) dia., 12 cm., 7 c. m., 5 c. m., 6 doz., 10 doz., 6 doz., respectively.	
Do. 3 cm.	2 doz.
Stoppered bottles pyrex or Zena	
2,000 c.c.	1 doz.
1,000 c.c.	2 ,,
500 c.c.	1 ,,
250 c.c.	1 ,,
Reagent bottles with stoppers	
2,000 c.c.	4 ,,
1,000 c.c.	4 ,,
500 c.c.	4 ,,
250 c.c.	10 ,,
100 c.c.	18 ,,
50 c.c.	10 ,,
Test tubes hard glass 6" x ¾"	8 gross
5" x ¾"	8 ,,
3' x ½"	8 ,,
Glass tubing (length of 6 ft.) diam. assorted sizes) 1", ¾", 3/10', 1/5" etc.	100 lengths
Glass rods assorted sizes length of 6 ft.	50 ,,
Glass mortar and Pestles capacily 500 and 200 c.c.	1 doz. each
Watch glasses diameter 10 cm.	1 doz.
7 cm.	6 ,,
5 cm.	6 ,,
3 cm.	2 ,,
Agate Mortar and Pestles	3
N. P. N. Tubes (Pyrex) (Marked at 35 c.c. aud 50 c.c.)	6 doz.
Folin's sugar tubes marked at 12.5 c.c. aud 20 c.c.)	6 ,,
Pyrex tubes graduated at 25 c.c. diam. 1"	6 ,,
Thuuberg vacuum tubes	2 ,,
Cole and Ouslow's comparators (with tubes etc.)	2 ,,
Kjeldahl apparatus for Nitrogen estimation—complete with tubes etc.	1 ,,
Cole's apparatus for alcohol distillation (Kjeldahl method)	1 ,,

Professor's Laboratory and advance research work.	*No. required.*
Apparatus for microheidahl Cole's modification	2
Van Slyke and Culleu's Blood urea estimation apparata complete outfit—each with three tubes	3 doz.
Maclean's urea estimatiou apparatus by Hypovromite method—complete outfit	
Leibig's condensers	3 ,,
Suction pumps	4 ,,
Filleriug apparatus	
Buchner lunnels with cork and rubber connections	
Desiccators	3 ,,
Vacuum desiccators	6
Indicotor botiles with teal and dropper 8 oz.	2
Centrifuge tubes, conical (15 c. c.)	4 ,,
Centrifuge tubes graduated (15 c. c.)	4 ,,
Centrifuge tubes (50 c. c.)	4 ,,
Ostwald's pipettes with opal back (of varying capacity—1 c. c. to 3 c.c.)	4 ,, 1 doz each
Ostwald's pipettes (of varying cap. ½ 10 c. c.)	3 ,, each
Oswald's pipettes with opal back (of varying cap.)	
0.2 c. c. graduated ioto 200 div.	1 ,,
0.1 c. c. graduated into 200 div.	1 ,,
0.1 c. c. graduated into 100 div.	1 ,,
Ordiuary pipettes (of varying cap. 1 to 50 c. c.)	3 ,, each
Procelain—China dishes—diam. 3" x 4" x 5"	6 doz. each
Crucibles with lids, diam. 2"	6 doz.
Gooch crucibles (with dishes)	1 ,,
Procelain slabs 4" x 4"	6 ,,
Procelaiu spot plates 4" x 3" (with 8 dips)	
Procelain spatulas	6 ,,
Mortar and pestles with wooden handles	6 ,,
Nickel crucible, diam. 1" aud 2" (with lids)	6 ,,
Nickel spaulas	1 ,, each
Nickel rods—3" long (1/5" diam.)	6 doz.
Nickel tongs	2 ,,
Test tube holders	6 ,,
Nickel tongs with platinum tips	6 ,,
Platinum crucible with lid, diam. 1½" cap. 30 c. c.	2
Platinum foil 2" x 2"	2
Platinum wire	4
Rubber corks (asserted sizes)	20 inches
Bark corks (osserted sizes)	6 doz.
Iron—Water baths with stand aud cover rings	20 ,,
Irou retort stands with boss head aud clamp	5 ,,
Buhsen burners	3 ,,
Fish tail burners	6 ,,
Fletcher's ring buruers	2
Fletcher's stand buruers	3
Fishers burners	3
Tripod stands	3
Wire gauzes 5" x 5"	6 doz.
Clay pipe triaugle	6 ,,
Micro burners	6 ,,
Air ovens	3
Steam oveus	6
Thermometers 50 to 110°C	6
Thermometers 0° to 360°	6 doz.
Pipettes graduated (1 c. c. divided into 20 div. and also 5 c. c. to 25 c. c.)	4 3 doz. each

Professor's Laboratory and advance research work.	*No. required.*
1 c. graduated pipette (divided into 100 div.)	2 doz.
Glass slides	1000
Cover slips	boxes
Filter papers whatman (packet of 100 pieces) 12 cm./9 cm.	6 doz. each
Filter paper sheets	1 ream
Asbestos Thimbles (assorted sizes)	12 doz.
Rubber teats (assorted sizes)	4 ,,
Rubber tubing (assorted sizes)	40 yds.
Ryle's stomach tubes	6
All glass syringes with needles (1 c.c., 2 c.c. 5 c.c., 10 c.c. and 20 c.c.)	2 doz. each
Wright's coagulation tubes with bath and accessories	2
Sedimentation tubes	12
Scissors	6
Dissecting forceps	6
Nail brushes	2 doz.
Test tube brushes	1 gross
Burette brushes	4 doz.
Burettes with stands 50 c.c. graduated in 1/10	5 ,,
Burettes with stands 25 c.c. graduated in 1/10	2 ,,
Microburettes 2 c.c. graduated in 1/100	6
Microburettes 5 c.c. graduated in 0.05 c.c.	2 doz.
Stop watches (big size with stands)	6
Pocket stop watches	12

BACTERIOLOGY

Equipments:—

Incubators (electrical—large)	4
Incubators, Oil	2
Autoclaves (large)	2
Hot air sterilisers	2
Arnolds' steam sterilisers	2
Serum inspissators	2
Balance, chemical	2
Lovibond comparators	2
Microscopes, oil, immersion, movanie stage Abbs condenser etc.	6
Microscopes, dark ground work, with arc lamp arrangements etc.	1
Refrigerators	1
Micrometer eye piece	2
Micrometer, stage	2
Ehrilich eye piece	1
Centrifuge, electrical, high power	2
Centrifuge, 220 volts ac/dc	2
Water baths, electrical	4
Complete equipment for doing Wassermann reaction for 200 specimen	2

Professor's Laboratory and advance research work.	*No. required.*
Oil Immersion lens for students microscopes	60
Bottle racks for stains	60
Staining troughs	60
Complete equipment for Kahn reaction	6
Complete equipment for agglutination reaction	6
Anaerobic apparata	2
Kipps apparata	2
Thermometers (asserted)	12
Glassware such as pippettes, burettes, beakers conical flasks, petri dishes of different sizes, reagent bottles etc.—	
Test tubes	1000
Pipettes ordinary	60
Pipettes—graduated	2 doz.
Burettes	2 doz.
Beakers 8 oz. x 4 oz.	6 doz. each
Conical flasks	4 doz.
Petri dishes of different sizes reagent bottles 8 ozs. N. M. stoppered	100
4 ozs. do.	100
Drop bottles 20 oz.	10 doz.
pH determination apparata	2

PREVENTIVE MEDICINE

Equipments:—

Laboratory.

Microscopes—without oil immersion lens	30
do. with oil immersion lens	2
Hand lenses	30
Mounting needles	60
Enamel Trays—rectangular varying sizes	
Kidney shaped tray enamel	60
Watch glasses	60
Reagent bottles 2 ozs. N. M. stoppered	60
4 ozs. do.	60

MEDICINE

For Lecture theatre.

Epidiascope	1
Microprojection apparatus	1
Cine projector 16 mm.	1
Folding screens on adjustable stand	2
Opthalmoscope large	1
small	1
Baumanometer	1
Viewing Lobby	2
Stethoscope	1

K. N. PISHAROTY,
Principal,
Calicut. *Medical College.*

REGISTERED No. M. 4631

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. No. 25

PART III

Department of Industries

NOTIFICATION

No. M2·294/CC/57.

Dated, Trivandrum, 18th June 1958/ 28th Jaishta 1880.

It is bereby notified for the information of the public that the stockistship of M/s C.V. Cheru & Sons, Cement Stockists, Pattambi has been cancelled.

P. V. NAIR,
Director of Industries & Commerce and State Cement Controller, Kerala State.

I

Proceedings of the Joint Director of Industries and Commerce (Coir)

Dated, Trivandrum, 11th June 1958.

Sub:—Conditional attachment — Nedumangad Thondu Vyavasaya Co-operative Society Ltd., No. 30 — against Sri G. Madhavan.

Read:—1. Plaint In file No. 7 of 1958 filed by Sri N. Velukutty, Secretary of the Nedumangad Thondu Vyavasaya Co-operative Society Ltd., No. 30 on behalf of the Society.

2. The affidavit dated 27·5·1958 filed by the Secretary on behalf of the Society.

3. Conditional attachment application dated 27·5·1958 and annexed schedule thereto.

The plaintiff, the Nedumangad Thondu Vyavasaya Co-operative Society Ltd., No. 30, represented by its Secretary Sri N. Velukutty filed a plaint, read as first paper above before this office for the realisation of an amount of Rs. 1267 nP. 63 with future interest and cost thereto from the defendant Sri G. Madhavan, Kunnumpurathu Puthen Veedu, Poonjankottu Muri, Perumkulam Pakuthy. In the plaint it is stated that the defendant has not remitted the amount in the plaint to the plaintiff society in spite of repeated requisition made therefor and further, it has been submitted by the plaintiff society in its affidavit, read as second paper above, that the defendant is now trying to alienate his properties, mentioned in the schedule, attached to the affidavit with a view to defeating the plaintiff society of its attempt to realise the plaint amount and therefore prays for the immediate conditional attachment of the properties as per the schedule attached.

ORDER No. G. 1153/58.

In the circumstances stated in the affidavit, read as second paper above, I am satisfied that the properties belonging to the defendant as specified in the plaint should be conditionally attached immediately to safeguard the interest of the plaintiff society.

I, therefore, under sub-section 4 of section 60 of the Travancore-Cochin Co-operative Societies Act (Act X of 1952) order that the properties as per the annexed schedule are conditionally attached pending hearing and disposal of the suit read as first paper above. The Inspector for the Development of the Coir Industry, Trivandrum who is also the sale officer will execute this order forthwith as per the Act and Rules thereunder and report fact to this office immediately.

II

ഉടമ്പടി പട്ടിക.

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ കാട്ടാക്കട സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible] പണ്ടാരപ്പാട്ടം ഇനം റീസർവ്വേ 215.ൽ പുരയിടങ്ങൾക്ക് കിഴക്ക്, പുരയിടത്തിനും നിലത്തിനും വടക്ക്, നിലങ്ങൾക്കും പുരയിടത്തിനും കിഴക്ക്, നിലങ്ങൾക്കും പുരയിടത്തിനും തെക്ക് 2 ഏക്കർ 9 സെന്റുള്ള കൊട്ടയാച്ചി പുരയിടത്തിൽ തെക്കുകിഴക്കേ 60 സെന്റ് പുരയിടവും വൃക്ഷങ്ങളും.

2. തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ ആര്യനാട് സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible] മുറിയിൽ പണ്ടാരപ്പാട്ടം ഇനം ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയുടെ പുരയിടത്തിനും [illegible] കിഴക്ക്, ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയുടെ വസ്തുക്കൾക്കും പുരയിടത്തിനും വടക്ക്, [illegible] ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയുടെ വസ്തുക്കൾക്കും നിലങ്ങൾക്കും കിഴക്ക് [illegible] നിലങ്ങൾക്കും പുരയിടങ്ങൾക്കും തെക്ക്, റീസർവ്വേ 836/1.ൽ 80 സെന്റ് പുരയിടവും വൃക്ഷാദികളും ആകുന്നു.

P. K. NAYAR,
Joint Director (Coir)

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ S-I No. 25.

1958 ജൂൺ 13.

പാലക്കാട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ S-I No. 25-ാം നമ്പർ ഇടപ്പാൾ പീസ് ബീഡി ഉല്പാദക വിക്രയ സഹകരണ കടിൽ വ്യവസായ സംഘം മദ്രാസ് 1932-ലെ VI-ാം ആക്റ്റ് 10-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ക്ലിപ്ത ബാദ്ധ്യതയോടുകൂടിയ ഒരു സഹകരണസംഘമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ ഈ രേഖാമൂലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതായ സംഘനിബന്ധനകളുടെ ഒരു പകർപ്പും ഇതോടൊന്നിച്ച് ചേർക്കുന്നു. സംഘത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതും ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ടി സഹകരണസംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

1. സംഘത്തിന്റെ നമ്പരും പേരും—S-I No. 25-ാം നമ്പർ ഇടപ്പാൾ പീസ് ബീഡി ഉല്പാദക വിക്രയ സഹകരണ കടിൽ വ്യവസായ സംഘം, ക്ലിപ്തം, ഇടപ്പാൾ.

2 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി—10-3-1958.

3. മേൽവിലാസം — ഇടപ്പാൾ പോസ്റ്റ്.

4. അതിർത്തിസ്ഥലം—പൊന്നാനി താലൂക്ക്, പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ ഇടപ്പാൾ, കുമരനല്ലൂർ, പൂക്കരത്തറ, കറിപ്പുറം എന്നീ അംശങ്ങൾ.

5. സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായുള്ളവ—ബീഡി വ്യവസായം സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക.

6. ഏതുതരം സംഘമെന്ന് — ക്ലിപ്തസഹിതം.

7. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരി സംഖ്യ—5000 രൂപ.

8. സംഘത്തിനു വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി—പിരിച്ചെടുത്ത മൂലധനത്തിന്റെയും, കരുതൽ ധനത്തിന്റെയും 10 ഇരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത തുക.

(Sd.)
Deputy Director
(Metals) in-charge.

CERTIFICATE OF REGISTRATION
No. C. IND. (A) 2.

30th May 1958.

I hereby certify that the Nooranad Khadi and Village Industries Co-operative Society Ltd., No. C. IND (A) 2 in Mavelikara Taluk, Alleppey District has been registered by me as a co-operative society on the basis of limited liability under Section 10 of the Travancore-Cochin Co-operative Societies Act X of 1952. The bye-laws of the Society as registered by me are appended to this Certificate. The Society is hereby authorised to start work.

CATEGORICAL STATEMENTS RELATING THE INDUSTRIAL CO-OPERATIVE SOCIETY

No. C. IND (A) 2.

1. Register Number and Name of Society—Nooranad Khadi and Village Industries Co-operative Society Ltd., No. C. IND. (A) 2.
2. Date of Registration—30-5-1958.
3. Address—Nooranad Khadi and Village Industries Co-operative Society Ltd., No. C. IND (A) 2 Nooranad P. O.
4. Area of operation — Palamel, Nooranad, Chunakara, Thamarakulam and Bhavanikavu Village in Mavelikara Taluk.
5. Distinguished features of Society—Development of Khadi and Village Industries.
6. Type of the Society—Limited.
7. Authorised share capital—Rs. 45000.
8. Authorised total indebtedness of the society—Five times the paid up share capital and reserve fund.

(Sd.)
Assistant Director of Industries,
Alleppey District.

REGISTERED No. M. 4632.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART III

Judicial Department

The High Court of Kerala

I

NOTIFICATIONS

(1)

No. B4-1650/58

Dated, Ernakulam, 16th June 1958.
26th Jaishta 1880.

Rolls of Advecates of tha Kerala High Court—preparation of

1. Accerding to clause (1) of the High Court Notification No C-1-3486 56 dated 1-11-1956 issued under the proviso to section 53 (2) of the State Reorganisatien Act 1956, all the Advocates ou the rells ef the former T. C. High Court and those Advecates ef the Madras High Court whe applied under clause (2) of the above Netification were admitted as Advocates ef the Kerala High Court.

2. The new rolls of the Kerala High Court centaining the names of the Travancere-Cochin and Madras Advocates has to be prepared according to seniority as per the provisions of sub-section (3) ef Section 8 of the Bar Councils Act.

3. It is seen that in the case of certain Advecates they were first enrolled as High Court Vakils and as Advocates on a subsequent date. In preparing the rolls of Advocates the seniority of an Advocate will be determined by the date on which he became first entitled to practise iu the highest court in the respectiva areas cemprising the State of Kerala viz., Travancere, Cochin and Madras States as the case may be.

4. All the Advocates referred to in para (1) above are requested to furnish infermation to this office en or *before the 7th July 1958* positively regarding the dates en which they become first entitled to practise in the highest ceurt as Vakils or Advocates as mentioned in para (3) above. If in any case the said infermation is not furnished betere the abeve date the rolls will be prepared on the basis ot the infermatien now available iu the office. Information relating to the dates of enrolment should also be supported with sufficient preof.

(2)

No. B3-3352/58.

Dated, Ernakulam, 13th June 1958.
23rd Jaishta 1880.

CORRIGENDUM

In the High Court Order of eveu number dated 24-4-1958, fer the words 'P. V. Krishua Iyer' the following will be substituted viz., Shri V. P. Krishua Iyer.

By order,
M. BALAKRISHNA MENON,
Registrar.

II

PROCEEDINGS.

Dated, Ernakulam, 16th June 1958.
26th Jaishta 1880.

ORDER B3/E1-1583/57.

Shri N. Sankara Kurup, Sub Magistrate on leave is granted subject to eligibility extention of leave fer 25 menths aud 8 days from 25-2-1956 to 1-4-1958 (both days inclusive).

By order,
(Sd.)
Deputy Registrar,
For Registrar.

District Court, Quilon.

No. Sc. 2/58. *9th June 1958.*

It is hereby notified fer the information of the public that the undermentiened cases which were peuding en the file ef the defunct Sub Court, Thiruvella have been transferred to the file of the Sub Ceurt, Kottarakara as per Order No. C4-673/57 dated 31-5-1958 of the High Court of Kerala.

List of cases arising from the jurisdiction of the Pathanamthitta Munsiff's Court transferred to the file of the Sub Court, Kottarakara from the file of the defunct Sub Court, Thiruvalla.

S. No.	Appeal Suits.	S. No.	Appeal Suits.
1	A. S. 277/1957	29	A. S. 339/1957
2	279	30	363
3	285	31	366
4	290	32	369
5	291	33	377
6	300	34	380
7	304	35	383
8	305	36	388
9	312	37	390
10	315	38	391
11	318	39	396
12	320	40	397
13	322	41	404
14	325	42	408
15	326	43	452
16	328	44	456
17	330	45	457
18	333	46	460
19	336	47	470
20	338	48	476
21	343	49	477
22	344	50	481
23	350	51	485
24	351	52	487
25	352	53	503
26	353	54	504
27	356	55	510
28	359		
1	C. M. A. 36/57.	2	C. M. A. 44/57
1	O. S. 3/56	9	O. S. 1/57
2	4	10	42
3	36	11	54
4	38	12	55
5	40	13	1/58
6	43	14	2
7	66	15	4
8	71		

Restoration Petitions— (1) A. S. 392/57, (2) 455/57 and 465/57.

Review Petiton—(1) A. S. 299/57.

By order,
(Sd.)
Deputy Registrar.

പരസ്യം.

1958 ജൂൺ 11.

കൊല്ലം സബ്ബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം.

ഈ കോടതിയിലെ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും അടിയിൽ വിവരം പറയുന്നതുമായ തൊണ്ടിവക സാധനങ്ങൾ ഈ പരസ്യത്തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ ഹാജരായി ഈ കോടതിയിൽനിന്നും തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവകാശികൾ ഇല്ലെന്നു പരിഗണിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമായവ നശിപ്പിക്കുന്നതും ബാക്കി സാധനങ്ങൾ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു ഗവണ്മെന്റിലേയ്ക്ക് മുതൽകൂട്ടുന്നതും ആണെന്നുള്ള വിവരം അറിയപ്പെടുത്തുന്നു.

പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പർ	കേസു നമ്പർ	തൊണ്ടി രജിസ്റ്ററിലെ തീയതി	സാധന വിവരം	
1	കൊല്ലം കസ്ബാ സ്റ്റേഷൻ ക്രൈം 92/116	27-10-1116	(1) ലക്ഷ്യത്തിനായി എടുത്തിട്ടുള്ള [illegible] കത്തി	1
			(2) പഴയ മണിപ്പേഴ്സ്	1
			(3) [illegible]	10
			(4) ക്രിമൻസ് ബട്ടൺ	1
			(5) പൊടിക്കുപ്പി	1
			(6) ഇരുമ്പ് കടലാസ് കഷണം	1
			(7) 10' 10" നീളവും 3' 3" വീതിയുമുള്ള മുണ്ട്	1
			(8) ഷർട്ട്	1
2	കൊല്ലം കസ്ബാ സ്റ്റേഷൻ ക്രൈം 28/117	17-4-1117	ലക്ഷ്യം വകയായി എടുത്തിട്ടുള്ള വലത്തെ മൂലക്കൽ ഉള്ള [illegible] സീൽ പതിച്ച ശീലക്കഷണം	1
3	കൊല്ലം കസ്ബാ ക്രൈം 30/117	5-5-1117	(1) 1½ രൂപ വിലയുള്ള പഴയ പിച്ചള ചെല്ലം	1
			(2) ¾ രൂപ വിലയുള്ള പഴയ മുണ്ടും കോൽ ശീലക്കഷണം	1
4	C C 87/117	22-6-1117	(1) 1½ ഇടങ്ങഴി കൊള്ളുന്ന പിച്ചള മൊന്ത	1
			(2) 1½ ഗ്ലാസ് കൊള്ളുന്ന ടംബ്ലർ	1
5	C C 143/118	15-5-1118	(1) [illegible]	22
			(2) സാമ്പിൾ [illegible] പൊതി	1
			(3) സാമ്പിൾ [illegible] പൊതി	1
6	CC 151/1118	9-6-1118	(1) 57½ പറ [illegible] അരി നിറച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള [illegible] P. ഗോപാലൻ, ചിന്നക്കട എന്നെഴുതിയിട്ടുള്ളത്	
			(2) 58½ പറ [illegible] അരി നിറച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ളതും [illegible] P. രാമൻ, ചിന്നക്കട [illegible] S. V. R. എന്നെഴുതിയിട്ടുള്ള ചാക്ക	1
			(3) 59 പറ [illegible] അരി നിറച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ളതും [illegible] N. K. K/Q. L. N. [illegible] എന്നു [illegible] എഴുതിയിട്ടുള്ള ചാക്ക്	1
			(4) കൈവണ്ടി	1
7	C C 48/118	2-6-1118	(1) മാവിൻ പലക [illegible]	1
			(2) 5 തിരിയുള്ള ഓട്ട് നിലവിളക്ക്	1
			(3) തിരിയില്ലാത്ത ഓട്ട് നിലവിളക്ക്	1
			(4) ഇടങ്ങഴി വീതം കൊള്ളുന്ന [illegible] മൊന്ത	2
			(5) [illegible] കൊള്ളുന്ന മൊന്ത	1
			(6) നാഴി കൊള്ളുന്ന ഓട്ടിലുള്ള [illegible]	1
			(7) 3 ഇടങ്ങഴി കൊള്ളുന്നതും [illegible] പിച്ചള ചെല്ലം	1
8	CC 154/119	13-6-1119	പിച്ചള മൊന്ത	1
9	[illegible] 11/119 കസ്ബാ ക്രൈം 33/119	19-6-1119	(1) [illegible]	1
			(2) [illegible] ഗോതമ്പ്	

ക്രമ നമ്പർ	കേസ് നമ്പർ	തൊണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി	സാധന വിവരം	
			(3) കറ മെല്ല്, കറ ശേതന്ത് മാവ് ഇവ ചേരാ പിടിവിതം	
10	CC 209/119	2-7-1119	(1) ലക്ഷ്യംവക അര രാത്തൽ കട്ടി	1
			(2) മാവാണി രാത്തൽ കട്ടി	1
			(3) ... കട്ടി	1
11	ഷെർ 16/1119 കസ്റ്റംസ് കേസ് 40/119	23-7-1119	(1) ലക്ഷ്യംവക കത്തി	1
			(2) പടിത്തിച്ചുവണ്ടികൾ	2
			(3) ഇരുമ്പു ത്രാസ്	1
			(4) പിടിച്ചു വണ്ടികളുടെ ഇലകൾ	2
			(5) ഉടഞ്ഞ കട്ടി കഷണങ്ങൾ	2
			(6) കമ്പിയുടെ കഷണം	1
			(7) കമ്പിയുടെ മുറി	1
12	CC 25/118	25-12-119	(1) സോസർ	1
			(2) മാട്ടകിണ്ടി	1
			(5) പിത്തളചഷകം	1
			(4) മാട്ടളന്ന	1
13	CC 40/120	12-2-120	(1) ലക്ഷ്യംവക 19 കുപ്പി വെള്ള മഞ്ഞ അടങ്കറി	1
			(2) 183 കുപ്പി ... മഞ്ഞ ...	
			(3) ...	1
			(4) 6 ഔൺസ് കുപ്പി	1
14	തിരുവനന്തപുരം റയിൽവേസ്റ്റേഷൻ കേസ് 1/120	27-2-120	(1) ലക്ഷ്യംവക ഒററ ചക്രചെമ്പുതുട്ട്	6
			(2) ഒററപ്പണത്തുട്ട്	2
			(3) രണ്ടണതുട്ട്	1
			(4) ഒരണാത്തുട്ട്	3
			(5) 2 ചെറിയ അറയും 2 വലിയ അറയുമുള്ളതും 2 ബട്ടൺ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും 8 അണ വിലവരുന്നതുമായ കറുത്ത മണിപ്പേഴ്സ്	1
			(6) വെള്ളി ഒററരൂപ തുട്ട്	1
			(7) ചെറുത് മൂന്നും വലുതു രണ്ടും അറകളുള്ളതും 2 ബട്ടൺ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും 8 അണ വിലവരുന്നതുമായ ലതർ മണിപ്പേഴ്സ്	1
15	CC 8/120	5-3-120	(1) 36 രൂപ 21 ചക്രം വിലയുള്ള പാത്രക്കസേര	1
			(2) ചെറിയ കസേരകൾ	3
			(3) സോഫാ	1
			(4) മേശ	1
			(5) കണ്ണാടി	1
			(6) ബെഞ്ച്	1
			(7) തകരപ്പെട്ടി	1
			(8) കപ്പികൾ	2
16	CC 8/120	5.3-120	(1) പിച്ചള ചായം	1
			(2) ഷാട്ടംബ്ലർ	1
17	CC 25/120	7.3-120	(1) തൊണ്ടിവക ചുവപ്പുപട്ട്	1
			(2) കാച്ചിയ കല്ലുമറി	1
18	CC 18/120	9.3-120	ബാഗ്	1
19	CC 65/120	14.3-20	(1) ടാൽക്കം പൌഡർ ടിൻ	1
			(2) സ്റ്റാൻ ഇങ്ക് ബോട്ടിൽ	1
20	CC 417/119	15.3.120	(1) ലക്ഷ്യംവക ഗ്ലാസ് കഷണങ്ങൾ	
			(2) കീറിയ ഷേർട്ട് പോക്കറ്റ്	
			(3) പാത്രം വീണ ...	
			(4) ഒഴിഞ്ഞ കാവടി	1
			(5) കാവടിമര	1
21	CC 118/120	7-5-120	(1) 4½ പവൻ ...	2
			(2) ...	1
			(3) ...	8
			(4) ...	
22	കരുനാഗപ്പള്ളി സ്റ്റേഷൻ കേസ് 34/120	7.6-120	തൊണ്ടിവക 55 പറ പൊലി	
23	CC 152/120	20.8-120	ലക്ഷ്യംവക 5½ മുഴം നീളമുള്ള പഴയ തെങ്ങിൻകയറ്	1
24	കൊല്ലം ടൌൺ സ്റ്റേഷൻ കേസ് 62/120	2.10.120	ഒരു പെട്ടി കർപ്പൂരം	
25	CC 214/12	9.10.120	ലക്ഷ്യംവക ചൂരം അടങ്ങിയ തകരപ്പെട്ടി	1
26	CC 53/121	3-5-121	വനസ്പതി ടിൻ	1
27	CC 111/121	17-8-121	(1) തൊണ്ടിവക കറൻസി നോട്ട്	1
			(2) അരരൂപാനാണയം	3
			(3) ഒരണാത്തുട്ട്	2
			(4) മണിപേഴ്സ്	1

കൊല്ലം.

കെ. ആർ. വിശ്വംഭരൻ,
സബ്ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേട്ട്.

പരസ്യം.

1958 ജൂൺ 12.

തിരുവല്ലാ സബ്മജിസ്ട്രേട്ട് കോർട്ടിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും റിക്കാർഡുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് ഈ കോടതിവക താഴെ വിവരിക്കുന്ന കേസുകളിലെ എല്ലാഭാഗം റിക്കാർഡുകളും (Part I & II) ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്നുമാസം കഴിയുന്ന മുറയ്ക്കു നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകയാൽ ഇവയിൽ കക്ഷികൾക്കു ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ കാലാവധിക്കകം തിരിച്ചു വാങ്ങുകയോ അടയാളസഹിതം പകർപ്പുകൾ വാങ്ങുകയോ ചെയ്തുകൊള്ളേണ്ടതാണെന്ന് ഇതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരേയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കേസ്സുവിവരം.

1950-ൽ ഫയൽ സി. സി. നമ്പർ 22 23 24 28 53 56 57 58 63 64 70 71 80 മുതൽ 83 വരെ 92 100 113 117 122 132 133 137 159 144 145 162 165 166 167 168 171 173 174 175 176 180 185 186 191 193 194 198 199 201 202 207 209 210 215 217 223 224 230 259 240 241 മുതൽ 257 വരെ 259.

1951-ൽ ഫയൽ സി. സി. നമ്പർ 2 9 10 11 15 16 17 18 38 മുതൽ 42 വരെ 46 മുതൽ 50 വരെ 53 54 57 മുതൽ 60 വരെ 65 മുതൽ 71 വരെ 73 74 75 82 മുതൽ 91 വരെ 100 102 103 106 110 111 114 115 118 മുതൽ 141 വരെ 143 144 146 147 148 151 154 161 മുതൽ 166 വരെ 168 മുതൽ 172 വരെ 175 176 177 182 186 194 195 196 198 199 200 202 203

204 206 214 ഖ 232 വ 237 238 239 241 ഖ 245 വ 248 ഖ 256 വ 260 ഖ 277 വ 282 284 ഖ 287 വ 289 ഖ 293 വ 299 306 307 308 316 317 323 324 336.

1952-ൽ ഫയൽ സി. സ്. നമ്പർ 2 3 9 ഖ 43 വ 45 46 31 52 33 61 ഖ 68 വ 75 77 83 84 85 88 ഖ 113 വ 115 ഖ 137 വ 139 140 141 146 147 148 149 151 ഖ 153 വ 157 ഖ 161 വ 163 167 ഖ 184 വ 187 188 189 191 192 193 196 197 199 208 213 ഖ 219 വ 221 ഖ 227 വ 229 ഖ 242 വ 244 243 253 234 255 239 ഖ 263 വ 270 271 272 274 276 277 280 281 282 286 ഖ 296 വ 301 ഖ 303 വ 310 311 312 313 314 323 ഖ 330 വ 332 ഖ 333 വ 337 339 341 343 344 343 346 348 349 330 331 352 333 353 357 338 361 ഖ 399 വ 401 ഖ 404 വ 406 ഖ 410 വ 418 425 426 430 437 438 442 ഖ 450 വ 432 453 434 455 437 458 459 464 463 466 473 474 475 477 478 479 480 484 486 487 488 491 495 497 498 499 302 503 505 306 307 510 313 318 520 521 523 524 325 526 328 329 532 333 534 338 ഖ 543 വ 546 347 349 352 354 337 359 361 ഖ 363 വ 371 373 577 580 586 588 389 391 392 393 393 ഖ 600 വ 603 604 608 ഖ 613 വ 616 ഖ 619 വ 634.

Thiruvella. ANTONY XAVIER,
Sub Magistrate.

പരസ്യം.

1958 ജൂൺ 10.

മൂവാററുപുഴ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽനിന്നും റിക്കാർഡുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഈ കോർട്ടിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്ന വിസ്താരം കേസുകളും വിധിനടത്തു കേസുകളും നിയമാനുസരണം നശിപ്പിക്കുവാൻ ഏടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ വക കേസുകളിൽ ഹാജരാക്കിട്ടുള്ള അസ്സൽ പ്രമാണങ്ങളും, പുസ്തകങ്ങളും, മറ്റു രേഖാമൂലമായവ അവകാശപ്പെട്ട കക്ഷികൾ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന തീയതിമുതൽ മൂന്നു മാസത്തിനകം തിരിയെ വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം അവകൾ മുറയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കും.

വിധിനടത്തു കേസുകൾ.

1117 സ്യൂട്ട് 8 13 29 33 38 53 61 62 65 68 73 78 83 86 89 93 96 108 109 110 114 124 126 127 130 131 133 137 139 141 144 159 161 163 166 173 176 178 181 186 188 191 193 194 196 204 208 233 231 263 264 266 267 276 288 298 302 310 312 317 327 328 329 334 341 350 331 333 358 339 360 362 363 374 379 383 385 387 388 393 406 411 414 419 423 427 428 432 433 437 450 432 439 460 461.

1118 സ്യൂട്ട് 9 23 25 27 32 33 39 41 44 49 59 60 70 71 73 74 81 82 83 92 93 103 107 108 115 120 123 126 127 131 138 141 142 145 149 154 173 175 186 187 193 197 198 206 209 213 217 221 223 224 244 248.

1119 സ്യൂട്ട് 20 36 145 147.

1120 സ്യൂട്ട് 22 79 94 101 140 181 257 261 262 270.

1121 സ്യൂട്ട് 9 10 14 16 56 57 58 78 82 89 94 100 104 105 115 124 125 127 130 137 139 154 156 158 193 194 199 207 224 241 252 255 257 259 268 269.

1122 സ്യൂട്ട് 1 2 15 16 17 27 29 30 33 39 41 42 50 52 58 65 66 77 80 81 83 87 88 97 98 106 118 120 121 122 124 125 136 142 145 147 156 176 178 185 201 204 205 208 211 217 220 223 226.

1123 സ്യൂട്ട് 1 13 29 35 46 47 49 35 56 79 80 88 89 91 99 110 121 123 127 136 137 138 140 142 143 147 149 178 194 200 206 220 225 226 242 247.

1124 സ്യൂട്ട് 2 3 5 20 21 22 23 24 26 27 29 32 33 35 36 41 43 44 38 61 66 71 72 74 75 83 84 87 93 96 98 109 113 116 118 120 122 125 132 138 140 149.

1112 സിവിൽ 361 543 603 636 644 657 664 663 667 674 697 713 727 733 740 743 757 813 867 906 942 1005 1040 1043 1077.

1113 സിവിൽ 210 225 252 344 349 412 478 609 619 637 679 809 920 921 964 975 992 1011 1029.

1114 സിവിൽ 31 33 35 38 39 119 247 258 405 537 723 732 761 815 820 847 893 908 960 979 1018 1069 1085 1113 1146 1148 1172 1222 1293 1308.

1115 സിവിൽ 49 120 171 185 195 216 262 268 302 319 327.

1116 സിവിൽ 243 274 448 503 602 665 667.

1117 സിവിൽ 37 77 122 246 269 320 334 353 430 468 659 749 672.

1123 സിവിൽ 8 14 16 17 23 24 29 37 41 42 48 50 53 54 61 62 63 63 74 76 81 85 91 117 121 123 138 147 156 159 160 163 166 175 178 179 184 197 198 200 207 213 214 215.

1930 സിവിൽ 5 8 35 39 43 60 70 72 81 84 83 88 91 100 103 121 127 131 137 147 156 166 168 173 181 182 183 189 203 208 209 214 217 218 224 227 232 243 254 260 268 274 275 277 279 295 307 337 343 346 335 357 364 371 379 380 383 389 396 408 413 417 419 428 430 433 439 447 448 450 470 480 491 301 506 511 313.

വിസ്താരം കേസുകൾ

1932 സ്യൂട്ട് 1 to 94 96 to 122 ഈ കേസുകളിൽ ഹാജരാക്കിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ.

മൂവാററുപുഴ. സി. പി. രാഘവൻ എറാഡി,
മുൻസിഫ്.

പരസ്യം.

1938 ജൂൺ 16.

വൈക്കം മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നിന്നും സകലമാനപേരെയും അറിയിക്കുന്നത്.

ഈ കോടതിയിൽ പ്രാസസ്സ് സെർവ്വരായിരുന്ന 1958 മാർച്ച് 12-ാം തീയതി മരിച്ചുപോയ വൈക്കം താലൂക്കിൽ മണകുന്നം പ്രവൃത്തിയിൽ ഇടവട്ടം മുറിയിൽ കൊരകാന്തറ വീട്ടിൽ കെ. രാമപ്പണിക്കർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഗ്രാറ്റ്യൂവിററി സംഖ്യ ടിയാന്റെ അവകാശികളായ ടിയാന്റെ ഭാര്യ കലയത്തുകുമാരമംഗലം വില്ലേജിൽ മാലം [illegible] മുറിയിൽ ചിറമിററത്തിൽ വീട്ടിൽ കമ്പിത്തമ്മ മീനാക്ഷി അമ്മയും ടിയാന്റെ മകൾ ടി ചിറമിററത്തിൽ വീട്ടിൽ മീനാക്ഷിഅമ്മ കേരളവല്ലി അമ്മയും മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ടി അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് മരിച്ചുപോയ കെ. രാമപ്പണിക്കർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഗ്രാറ്റ്യൂവിററി സംഖ്യ അപേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ മററാർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകം ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

വൈക്കം. കെ. കെ. പ്രഭാകരൻ,
പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ്.

REGISTERED No. M. 4631

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART III

Labour Department

Proceedings of the Meeting of the Industrial Relations Committee for Alathupiri Industry held by the District Labour Officer, Alwaye, on 29-5-1958.

Present :—

(1) Sri A. Gopalankutty Vydiar, District Labour Officer, Alwaye.
(2) ,, E. V. Velayudhan.
(3) ,, M. K. Gopalan.
(4) Sri P. B. George.
(5) ,, K. M. Pylee Moopan.
(6) ,, E. C. Govindan.

Question of determining the real employer :—

The committee read the letters received from Sri M. A. Latiff and Sri J. P. Meisheri.

It is resolved that the question of determining the real employer must be discussed in the

ndustrial Relations Committee and therefore the committee requests Sri M. A. Abdul Latiff and Sri J. P. Meisheri to be present for the next meeting of the committee.

Bonus :—

Sri E. V. Velayudhan stated that the question whether bonus is to be paid in this industry and if so the quantum thereof must be decided by this committee.

Sri M. K. Gopalan and Sri P. B. George concurred with the view of Sri Velayudhan.

Sri K. M. Pylee Moopan was of the opinion that the question of bonus can be decided only after a decision as to who was the real employer.

Sri E. C. Govindan concurred with the view of Sri Pylee and also stated that a representative of the ..iathu.. Contractors' Association of Kozhikode must be associated with the committee in taking a decision in this matter.

Sri M. K. Gopalan was of the opinion that a member of the Contractors' Association of Kozhikode was not necessary as a contractor from Cochin was already on the committee.

As there was no agreement regarding bonus it was resolved that further discussions will be held in the next meeting.

Signature.

(Sd.) 1 to 6 as above.

(Sd.)
District Labour Officer.

Registered No. M. 4631

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART III

Department of Local Bodies

NOTIFICATIONS.

1

No. MS6-6331/58. *16th June 1958.*

In exercise of the powers conferred on Director of Local Bodies under Rule 1(a) of the Rules for the conduct of elections of Municipal Councillors framed under Section 303 of the Madras District Municipalities Act 1920, the Commissioner, Municipal Council, Cannanore is hereby appointed as Election Officer for conducting bye-election in Ward No. 2 Talikavu south of the Municipal Council.

II

No. MS6-6332/58. *17th June 1958.*

In exercise of the powers conferred on the Director of Local Bodies under Rule 1(a) of the Rules for the conduct of elections of Municipal Councillors framed under Section 303 of the Madras District Municipalities Act 1920, the Commissioner Municipal Council, Tellicherry is hereby appointed as Election Officer for conducting the bye-election in Ward No. 3 Chittamcoon of the Tellicherry Municipal Council.

III

No. L1-1300/58. *11th June 1958.*

In exercise of the powers conferred under Section 102 of the Travancore-Cochin Panchayats Act (Act 11 of 1950) and the Rule 188 of the Panchayat Rules, 1951, the amendments to the bye-laws of Panchayats as detailed below are hereby approved and notified by the Director of Local Bodies, the same having been duly passed by the Panchayats concerned under Section 99 of the above said Act, after observing all the formalities contemplated under Rule 113, 186 and 187 of the Panchayat Rules.

Amendments to the Bye-laws of the Mulakulam Panchayat.

In the bye-laws of the Mulakulam Panchayat approved by the Director of Panchayats and published in the Gazette, dated 23-2-1954

1. Delete clause 37 and add the same provision as clause 80 under the last item "General".

Amendments to the Bye-laws of the Ottasekharamangalam Panchayat.

In the bye-laws of the Ottasekharamangalam Panchayat approved by the Director of Panchayats and published in the Gazette, dated 9-2-1954

1. Delete clause 37 and add the same provision as clause 63 under the last item "General".

Amendments to the Bye-laws of the Piravom Panchayat.

In the bye-laws of the Piravom Panchayat approved by the Director of Panchayats and published in the Gazette, dated 16-2-1954

1. Delete clause 37 and add the same provision as clause 80 under the last item "General".

Amendments to the Bye-laws of the Thuravoor Panchayat.

In the bye-laws of the Thuravoor Panchayat approved by the Director of Panchayats and published in the Gazette, dated 12-1-1954

1. Delete clause 37 and add the same provisions as clause under the last item "General".

Amendments to the Bye-laws of the Vazhoor Panchayat.

In the bye-laws of the Vazhoor Panchayat approved by the Director of Panchayats and published in the Gazette, dated 5-1-1954

1. Delete clause 37 and add the same provision as clause 63 under the last item "General".

Office of the Director of Local Bodies, Trivandrum.

THOMAS MANJOORAN,
Director of Local Bodies, and Election Authority.

ബി. 2. 2683. 58.

പരസ്യം.

[illegible] 34. [illegible]

[illegible] 7180. [illegible] 25 [illegible]

[illegible]

കൊല്ലം,

NOTIFICATION

It is hereby informed that under Section 69(2) of the Travancore-Cochin Panchayat Act II of 1950 the Kottanad Panchayat has with the previous sanction of Government provided the following place for use as public market.

50 cents of Land in Sy. No. 165/1 of Perumpetty Village in Thiruvella Taluk.

(Sd.)
Executive Authority,
Kottanad Panchayat.

Registered No. M. 423L

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART III

Municipal Councils

മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിൽ, നെയ്യാററിൻകര.

1958 മേയ് മാസം 23-ാംനു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിൽ ഹാളിൽ വച്ചു കൂടിയ യോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

ഹാജർ:—ശ്രീ. വി. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ, B. A., B. L. (ചെയർമാൻ)

- ,, കെ. അച്യുതൻപിള്ള.
- ,, കെ. വേലായുധപ്പണിക്കർ.
- ,, ബി. നേശൻ.
- ,, എം. കാസിംപിള്ള.
- ,, കെ. കൃഷ്ണപിള്ള.
- ,, ഐ. ജാൺ.
- ,, എം. വാസുദേവൻപിള്ള.
- ,, കെ. മാധവൻപിള്ള.
- ,, എൻ. കെ. മാധവൻപിള്ള.
- ,, ജി. യേശുദാസൻ.
- ,, ഏ. അബ്ദുൽ റസ്സാക്ക്.

I. ഗവണ്മെന്റ് റെഫറൻസുകൾ — (1) പിരായുംമൂട് കടവിലേയ്ക്കുള്ള റോഡിനു സ്ഥലം പൊന്നും വിലയ്ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗസററിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നതായി വിവരിച്ചുകൊണ്ട് 23.4-58-ൽ No. 17669/58-1-LS I. L& LAD. ആയി അയച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മോറാണ്ടം വായിച്ചു. റിക്കാർഡുചെയ്തു.

ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച സബ് കമ്മിററി റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത കൌൺസിലിൽ വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

(2) 18-4-56 മുതൽ 14.11.57 വരെയുള്ള കൌൺസിൽ നടപടികൾ ഗസററിൽ പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരസ്യക്കൂലി കുറവുചെയ്യാനിടയില്ലെന്ന് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് 7-5-58-ൽ No. 19982/58-LS 18. MLA. ആയി അയച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മോറാണ്ടം വായിച്ചു.

കൌൺസിലിന്റെ ധനസ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ ടി തുക കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിനു വീണ്ടും എഴുതി അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

(3) രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് 1/5 തുക കടമായി ലഭിക്കുന്നതാണെന്നും സ്കീംസ് അയച്ചിട്ടില്ലാത്ത മുനിസിപ്പാലിററികൾ ആയത് ഉടനെ അയയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് 26-4-58-ൽ No. 24733/58/I/LL II/MLB. ആയി അയച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മോറാണ്ടം വായിച്ചു. റിക്കാർഡുചെയ്തു.

(4) തൊട്ടുക്കടവ് കല്പടവു കെട്ടുന്ന ജോലിയെ തുടർന്ന് തന്റെ വക 3 തുണ്ടു ഭൂമികളെ മുറിച്ചിട്ടുള്ളതിനും വസ്തുവിൽ പ്രവേശിച്ച് കൂടുതൽ സ്ഥലം എടുത്തിട്ടുള്ളതിനുമായി 1,500 രൂപയോളം നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കേണ്ടതാണ് വിവരിച്ച് ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണൻ നാടാർ പത്മനാഭൻ നാടാർ ഗവണ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അപേക്ഷ റിമാർക്സിനായി അയച്ചുവന്ന 23.4.58-ലെ 22524/58-I-LS I. L&LAD-ആയി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് വായിച്ചു

ഈ ഹർജിയിൽ പറയുന്ന സംഗതി ശരിയല്ലായിരുന്നതിൻ വിവരത്തിനു മറുപടി അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

II. ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഡയറക്ടറുടെ റെഫറൻസുകൾ—(1) മുനിസിപ്പാലിററികളിലുള്ള സ്ഥിര സിൽബന്തികളുടെ പ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട് റൂൾസ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനെപ്പററി അഭിപ്രായം അറിയിക്കണമെന്നുള്ള 7-5-58-ലെ MS 2.4710/58. ാംനമ്പർ മെമ്മോറാണ്ടം വായിച്ചു.

ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിൽ കൌൺസിലു അനുകൂലിക്കുന്നതായി അറിയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

(2) 1958-59-ലെ ബഡ്ജററിൽ P. W. ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ ചെയ്തുതീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജോലികളുടെ ലിസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 6.5.58-ൽ MS 3-4971/58. ാംനമ്പരായി അയച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മോറാണ്ടം വായിച്ചു.

ജോലികളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനു ശ്രീ. കെ. വേലായുധപ്പണിക്കർ, ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണപിള്ള, ശ്രീ. ഐ. ജാൺ, ശ്രീ. കെ. അച്യുതൻപിള്ള (കൺവീനർ), ശ്രീ. കെ. മാധവൻപിള്ള എന്നി മെംബരന്മാരടങ്ങിയ ഒരു സബ് കമ്മിററിയെ നിയമിച്ചു. ടി സബ് കമ്മിററി റിപ്പോർട്ട് അയയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(3) Scrutiny charge കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി 19.7.57 മുതലാണെന്നു വിവരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗവണ്മെന്റ് ആർഡറിന്റെ കോപ്പി അയച്ചുവന്ന 1.4.58-ലെ മെമ്മോറാണ്ടം വായിച്ചു. റിക്കാർഡുചെയ്തു.

III. (1) 1958-59-ലേയ്ക്ക് ആറാലുംമൂട് ചന്തയിലുള്ള സ്റ്റാളുകളിൽ ഇനിയ്ക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം ലേലം ചെയ്യുന്നതിനെപ്പററി ആലോചിച്ചു.

സ്റ്റാളുകൾ വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ വിവരിക്കുന്ന മെംബരന്മാരെ ഒരു സബ് കമ്മിററിയായി രൂപീകരിച്ചു.

ശ്രീ. കെ. വേലായുധപ്പണിക്കർ, ശ്രീ. ഏ. അബ്ദുൽ റസ്സാക്ക്, ശ്രീ. ജെ. കേശവൻ നായർ, ശ്രീ. കെ. അച്യുതൻപിള്ള, ശ്രീ കെ. കൃഷ്ണപിള്ള, ശ്രീ. ബി. നേശൻ, ശ്രീ. എം. കാസിംപിള്ള, ശ്രീ. കെ. മാധവൻപിള്ള, ശ്രീ. ജി. യേശുദാസ്, ചെയർമാൻ, കമ്മീഷണർ എന്നി മെംബരന്മാർ 24.5.58-ൽ കൃത്യം 6 മണിക്കുതന്നെ ചന്തയിൽ എത്തി സ്റ്റാളുകൾ വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

കൂടാതെ ടി ചന്തപ്പിരിവ് നേരെയായി കുറയുന്നതിനാൽ അതിനെപ്പററി വേണ്ടത് അന്വേഷിച്ച് വേണ്ട പരിഹാരമാർഗ്ഗം ആരായേണ്ടത് അടുത്ത യോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനു ടി സബ് കമ്മിററിയെത്തന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തി.

(2) ഔണിനകത്ത് ഇടവഴികളിലും മററും മലമൂത്രവിസർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനെ തടയുന്നതിനായി ഒരു പോലീസ് ഡ്യൂട്ടി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള 22-4-58-ലെ XII-ാംനമ്പർ കൌൺസിൽ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മീഷണർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ട് വായിച്ചു.

അടുത്ത യോഗത്തിലേയ്ക്കു മാററിവച്ചു.

(3) ഈ കൌൺസിലിലെ 1958 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ വരവുചെലവു കണക്കുകളും ചെലവിനത്തിനു തയ്യാറാക്കിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുമെൻറും മെമ്പറന്മാരിൽ വായിച്ചു. പാസ്സാക്കി.

IV. (1) വെള്ളായണിയിൽനിന്നും പിണ്ണിമിട്ടകുഴി ആറേക്കരവിലേയ്ക്കു റോഡുവെട്ടുന്നതിനു ഇപ്പോഴും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം തൻറെ പുരയിടത്തിൻറെ മദ്ധ്യത്തിൽ കൂടിയാണെന്നും തന്മൂലം വളരെ നഷ്ടത്തിനു ഇടയാകുമെന്നുള്ളതിനാൽ റോഡുവരെയ്ക്കു് ഇപ്പോഴുള്ള വഴിയെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു കൌൺസിലിൽനിന്നും തീരുമാനിക്കണമെന്നും വിവരിച്ചുകൊണ്ടു്. മേപ്പടി പിണ്ണിമിട്ടകുഴി പുത്തൻ ബംഗ്ലാവിൽ ശ്രീ. ജോസ് അയച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷ വായിച്ചു.

ഇതിനെപ്പററി അന്വേഷിച്ചു് റിപ്പോർട്ടു സമർപ്പിക്കുന്നതിനു ശ്രീ. കെ. കുട്ടൻപിള്ള, ശ്രീ. എം. വാസുദേവൻപിള്ള, ശ്രീ. ജി. യേശുദാസൻ (കൺവീനർ) എന്നീ മെമ്പർമാരടങ്ങിയ ഒരു കമ്മിററിയെ നിയമിച്ചു

(2) നെയ്യാററിൻകര–കാട്ടാക്കട റോഡിൽ 3-ാമത്തു് ഫർലാംഗിൽനിന്നും വഴുതൂർ ഏലായിലേയ്ക്കു് തിരിയുന്ന റോഡിൽ ഒരു കലുങ്കു കെട്ടിക്കണമെന്നു് വിവരിച്ചുകൊണ്ടു് ശ്രീ. ആർ. പരമേശ്വരൻപിള്ള മുതൽപേർ ഒപ്പിട്ടു് അയച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷ വായിച്ചു

ടി സ്ഥലത്തു് ഒരു കലുങ്കു കെട്ടണമെന്നു് തീരുമാനിച്ചു. ടി ജോലി കൂടി ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കുന്നതിനു് സബ് കമ്മിററിക്കു് അയയ്ക്കണമെന്നു് തീരുമാനിച്ചു.

(3) പാറശ്ശാല ഉദിയൻ വഴിയിൽ ഒരു ഫർലാംഗ് വെള്ളനാടിട്ടുനിന്നു വടക്കു കിഴക്കോട്ടായി കിടക്കുന്ന വഴി മുനിസിപ്പാലിററിയിൽ നിന്നും ഏറെറടുത്തു് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കിത്തീർക്കണമെന്നു കാണിച്ചു് ശ്രീ. എം. സദാശിവൻ നായർ മുതൽപേർ അയച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷ വായിച്ചു.

ഇതിനെപ്പററി അന്വേഷിച്ചു് വസ്തു ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ സമ്മതം വാങ്ങി വഴി നന്നാക്കുന്നതിനു് ശ്രീ. ജി. രാമചന്ദ്രൻ (കൺവീനർ), ശ്രീ. ഡി. ജെയിംസ്, ശ്രീ. കെ. അച്യുതൻപിള്ള, ചെയർമാൻ എന്നീ മെമ്പർമാരടങ്ങിയ ഒരു കമ്മിററിയെ നിയമിച്ചു.

(4) പച്ചമണ്ണ, ഗോതമ്പു് മാവു് മുതലായവയിൽ വിഷം കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അറിയിപ്പിനാൽ മുനിസിപ്പാലിററിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ടീസു് അനുസരിച്ചു് ആലുംമൂട്ടു വാർഡിൽ 65-ാം നമ്പർ കടയിൽ നടത്തിവന്നിരുന്ന ബേക്കറി നിറുത്തിവച്ചിട്ടുള്ളതു് വീണ്ടും തുറന്നു് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനു് അനുവദിക്കണമെന്നു് വിവരിച്ചുകൊണ്ടു് ടി കട ഉടമസ്ഥൻ ശ്രീ. ജി. ഗംഗാധരൻപിള്ളയിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷ വായിച്ചു. റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

V. പ്രമേയം.—ടൌണിലെ കൊതുകുശല്യം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണു്. ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്കു് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടും. ഇപ്പോഴത്തെ oiling രീതി ഒട്ടും ഫലപ്രദമല്ല. അതിനാൽ ഡി. ഡി. ററി. സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിനു് നടപടികളാരംഭിക്കുന്നതിനു് വേണ്ട സത്വരനടപടികൾ നടത്തണമെന്നു് ഹെൽത്തു് സർവ്വീസ് അധികൃതരോടു് അഭ്യർത്ഥിക്കണമെന്നു ഈ യോഗം തീരുമാനിക്കുന്നു.

ശ്രീ. കെ. മാധവൻപിള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ശ്രീ. ജി. യേശുദാസൻ പിൻതാങ്ങി. പ്രമേയം ഐകകണ്ഠ്യേന പാസ്സായി.

VI. (1) ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള കാപ്പിക്കടകളിലേയും സിനിമാതിയേറററിലേയും വൃത്തിഹീനതകളെ വിമർശിച്ചു് ശ്രീ. എസ്സ്. അച്യുതൻനായർ മുതൽപേർ ചേർന്നു് ഗവൺമെൻറിലേയ്ക്കയച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷ തീരുമാനത്തിനായി അയച്ചുവന്ന 17-5-58-ലെ 29235/58. LS2 L&LAD എൻഡോഴ്സ്മെൻറും, സ്ഥലം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ ആഫീസറിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ലെററും വായിച്ചു.

ഈ സംബന്ധിച്ചു് നടത്തിട്ടുള്ള നടപടികളെപ്പററി കമ്മീഷണർ ഒരു വിശദീകരണം നൽകി. കമ്മീഷണരുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു് കക്ഷികൾ പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം കക്ഷികളെ പ്രോസിക്യൂട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(2) ആറാലുംമൂട്ടു മലക്കറിച്ചന്ത കാമ്പൌണ്ടുവാളിനെ റോഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനു് 712 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേററ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടു് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേററ് വായിച്ചു.

ടി ചന്തയുടെ പടിഞ്ഞാറേ തെക്കേ വശങ്ങളിൽ മേരാമത്തു് എസ്റ്റിമേററനുസരിച്ചു് ടെൻഡർ വിളിച്ചു് ചെയ്യിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.

(3) കട്ടച്ചൽ വാർഡിൽ കോതച്ചംവിള ഇടവഴിയിൽ രണ്ടു പൊതുടാപ്പു് വിളക്കുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള ശ്രീ. പി. കെ. പരമേശ്വരൻപിള്ളയുടെ ലെറർ വായിച്ചു. മാററിവച്ചു.

VII. (1) ആറാലുംമൂട്ടു മലക്കറിച്ചന്തയിൽ II-ം, III-ം, IV-ം നമ്പർ സ്റ്റാളുകളുടെ പണി പൂർത്തിയായതിന്മേൽ തയ്യാറാക്കിയ ഫൈനൽ ബില്ലു് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടു് ഹാജരാക്കിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടു വായിച്ചു.

റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ചു് എസ്റ്റിമേററിൽ നിന്നും ചില മെററങ്ങൾക്കു് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യിക്കേണ്ടിവന്നതു് കൌൺസിൽ അംഗീകരിച്ചു.

കോൺട്രാക്ടറു തുകയിൽ കവിഞ്ഞു് ചെലവായിട്ടുള്ള IV-ാം നമ്പർ സ്റ്റാളിൻറെ തുകയായ രൂപ 733·02 കൊടുക്കുന്നതിനു് അനുവദിച്ചു.

കൃത്യസമയത്തു് ജോലി തീർക്കാഞ്ഞതു നിമിത്തം കൌൺസിലിനുണ്ടായ നഷ്ടം സംബന്ധിച്ചു് ഹാജരാക്കിയ നോട്ടു വായിച്ചു.

അതിലേയ്ക്കു് തക്കസമയത്തു് ആവശ്യമുള്ള ഷീററ് (മെററീരിയൽ) കിട്ടാതെ വന്ന കാലതാമസം നിമിത്തം കൌൺസിലിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തിനു് കോൺട്രാക്ടർ ഉത്തരവാദിയല്ലാത്തതിനാൽ അതു് condone ചെയ്യുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.

(2) ആറാലുംമൂട്ടു് ചന്തയിലെ പിരിവു് തൽക്കാലം വേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചു. ഇതു് ലേലവിളിയിലും, ടെൻഡറിലും പിരിവുനടത്തുന്നതിനെപ്പററി മതിയാകുമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു.

VIII. പ്രമേയം.—സ്ഥലം ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൽ I-ാം ഫാറം, IV-ാം ഫാറം എന്നീ ക്ലാസ്സുകളിലേയ്ക്കു് അഡ്മിഷന് വളരെ വിഷമമായിരിക്കുന്നു. അതു നിമിത്തം ടൌണിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും, രക്ഷകർത്താക്കളും വളരെ വിഷമിക്കുകയാണു്. കെട്ടിടം സ്ഥലമില്ലെന്നും കൂടുതൽ ഡിവിഷൻ വയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നുമാണു് സ്കൂൾ അധികാരികൾ പറയുന്നതു്.

ബേസിക് ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂൾ ഉടനടികാലേയ്ക്കു് മാററുന്നതോടുകൂടി ആ കെട്ടിടം ഒഴിയുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ ആ കെട്ടിടം കൂടി ഹൈസ്കൂളിനോടു ചേർത്തു് ടൌണിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സൌകര്യാർത്ഥം കൂടുതൽ ഡിവിഷൻസ് വച്ചു് വേണ്ട സൌകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നു് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയോടും, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ് അധികൃതരോടും ഈ കൌൺസിൽ ശുപാർശചെയ്യുന്നു.

ശ്രീ. എൻ. കെ. മാധവൻപിള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ശ്രീ. കെ. മാധവൻപിള്ള പിൻതാങ്ങി. പ്രമേയം ഐകകണ്ഠ്യേന പാസ്സായി.

IX. (1) മുൻ തീരുമാനമനുസരിച്ചു് ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇട്ടിട്ടുള്ള പൊതുടാപ്പു് ലൈററുകൾകൊണ്ടു് കൌൺസിൽ കരുതിയിരുന്നതുപോലെയുള്ള ഗുണമില്ലെന്നും അധവാ ദോഷമാണു് കൂടുതലുള്ളതെന്നും അതിനാൽ പൊതുടാപ്പു് ലൈററ് നാട്ടിയിട്ടു് ഇലക്ട്രിക് ലൈററ് ഇടുന്നതുവരെ മണ്ണെണ്ണവിളക്കു് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും മററും വിവരിച്ചുകൊണ്ടു് കൌൺസിലർ ശ്രീ. കെ. അച്യുതൻപിള്ള അയച്ചിട്ടുള്ള ലെറർ വായിച്ചു.

പൊതുടാപ്പു് ലൈററ് അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഏവിടെയാണെന്നും കല്ലുവിളക്കുകൾ എവിടെയെല്ലാം കത്തിക്കണമെന്നുമുള്ള വിവരത്തിനു് എല്ലാ വാർഡിൽനിന്നും രോട്ടുകളും ലിസ്റ്ററുകൾ വരുത്തി കൌൺസിലിൽ വയ്ക്കണമെന്നു് തീരുമാനിച്ചു.

(2) 1958 മെയ് മാസത്തേയ്ക്കു് പെട്രോമാക്സ് ലൈററുകൾ കത്തിച്ചവകയ്ക്കു് താഴെ വിവരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാരിൽ നിന്നും കിട്ടിട്ടുള്ള ബില്ലുകൾ വായിച്ചു.

(a) ആർ. കിട്ടനാടാർ രൂപ 354.6.0.

(b) എൻ. സുമരാജു് രൂപ 337-8-0.

ടി തുകകൾ കൊടുക്കുന്നതിനു് അനുവദിച്ചു.

X. അതിയന്നൂർ സ്കൂൾകെട്ടിടത്തിൻറെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിലേയ്ക്കു് ടി കെട്ടിടത്തെ കൈമാററം ചെയ്യുന്നതിനു് അനുവദിച്ചു.

കൂടാതെ ടി സ്കൂളിൻറെ ഉൽഘാടനത്തിനു് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറെ ക്ഷണിക്കണമെന്നും അതു സംബന്ധിച്ചു് വേണ്ടതു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ. കെ. വേലായുധപ്പണിക്കരേയും, ശ്രീ. എസ്സ്. കേശവൻനായരേയും ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

ഉൽഘാടനം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചെലവിലേയ്ക്കു പത്തു (10) രൂപയും അനുവദിച്ചു.

XI. അടിയന്തിരപ്രമേയം — സ്റ്റേററ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുകളുടെ ചാർജ്ജ് വർദ്ധനവിൽ ഈ കൌൺസിലിനുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും തൽപരിഹാരാർത്ഥം ഗവൺമെൻറ് പുനഃപരിശോധനചെയ്തു് ചാർജ്ജ് കുറയ്ക്കുന്നതിനു് വേണ്ട നടപടികളെടുക്കണമെന്നും ഗവൺമെൻറിനോടു് നിവേദനം നടത്തണമെന്നും ഈ കൌൺസിൽ തീരുമാനിക്കുന്നു.

ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞുപിള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ശ്രീ. എം. കാസിംപിള്ള പിൻതാങ്ങി.

ശ്രീ. വി. വേലുമേനോൻ പ്രമേയത്തെ എതിർത്തു. പ്രമേയം വോട്ടിനിട്ടതിൽ 9 പേർ അനുകൂലിച്ചും 2 പേർ പ്രതികൂലിച്ചും വോട്ടു ചെയ്തതിനാൽ പ്രമേയം പാസ്സായി.

XII. ഗവണ്മെന്റ് ഗ്രാന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അയച്ചിട്ടുള്ള ലെറ്ററിന് മറുപടിയായി 21.5.58-ൽ LS 17-21674/58 M I (B) ആയി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മോറാണ്ടം വായിച്ചു. റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

യോഗനടപടികൾ വായിച്ചു പാസ്സാക്കി. 7 മണിക്ക് യോഗം പിരിഞ്ഞു.

നെയ്യാറ്റിൻകര. വി. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ,
ചെയർമാൻ.

Attingal Municipality.

NOTIFICATION

No. A. M. 1-347/58. *13th June 1958.*

Bye-laws passed by the Municipal Council, Attingal in its meeting held on 24-1-1958 under section 326 (11) of the Travancore District Municipalities Act XXIII of 1116 for regulation, control, supervision &c. of Attingal Municipal Bus-stand and approved and confirmed by Government as per Order G. O. No. MS. 790 dated 7-6-1958 are hereby published for the information of the public.

ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പൽ ബസ്സ്സ്റ്റാൻഡു ബൈലാ.

I. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്.—ഈ സ്ഥാപനം ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പൽ ബസ്സ്സ്റ്റാൻഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്.

II. വ്യാപ്തി.—തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ ആറ്റിങ്ങൽ സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആറ്റിങ്ങൽ പകുതിയിൽ ചിറയൻ ... മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ 14-ാം വാർഡിൽ കച്ചേരി വക പുറമ്പോക്കിനു തെക്ക്, പാലസ് റോഡിനു വടക്ക്, ശങ്കരൻ പോറ്റി വക പുരയിടത്തിനു കിഴക്ക്, മെയിൻ റോഡിനു പടിഞ്ഞാറ്, ... വക റീസർവ്വേ 1627-ൽ 63 സെന്റുള്ള 22-ൽ കിടക്കുന്ന പുരയിടം ബസ്സ്സ്റ്റാൻഡിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതാണ്.

III. ഉദ്ദേശം.—ടൗണിലെ തിരക്കു കുറയ്ക്കുക, യാത്രക്കാർക്കു കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുക ഇവയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം.

IV. നടപ്പിൽ വരുന്ന ദിവസം.—ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പൽ ബസ്സ്സ്റ്റാൻഡുദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ദിവസം മുതൽ ഈ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുന്നതാണ്.

V. നിയമങ്ങൾ.—(1) ആറ്റിങ്ങൽ ടൗണിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്നതും ടി ടൗൺ കടന്നു പോകുന്നതുമായ എല്ലാ സർവ്വീസ് ബസ്സുകളും ടി ബസ്സ്സ്റ്റാൻഡിൽ നിറുത്തി ആളെ കയറ്റുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(2) ടൗണിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ബസ്സുകൾ പാർക്കു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(3) ടി ബസ്സ്സ്റ്റാൻഡിൽ നിറുത്തി ആളെ കയറ്റുകയും, ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ ബസ്സിനും ദിവസം ഒരു രൂപ എന്ന റേറ്റിലുള്ള ഫീസ് ബസ്സുടമകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കു നൽകേണ്ടതാകുന്നു.

(4) മൂന്നാം ഉപവകുപ്പിൽ പറയുന്ന ഫീസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നു ബസ്സ്സ്റ്റാൻഡു ഫീസ് പിരിക്കാൻ നിയുക്തനാകുന്ന ആളിന്റെ കൈവശം കൊടുത്ത് അപ്പോഴപ്പോൾ രസീതു വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

(5) ബസ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്നതിനും, സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നു ചേരുന്നതിനുമുള്ള സമയം സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ബസ്സുടമയും മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ മുന്നനുവാദം വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(6) മുനിസിപ്പൽ ബസ്സ്സ്റ്റാൻഡിൽ വരുന്ന ഓരോ ബസ്സും അവിടെയുള്ള മുനിസിപ്പൽ വസ്തുവകകൾക്കു നഷ്ടം വരാതെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതും നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അതാതു ബസ്സുടമകൾ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിനു പരിഹാരം നൽകേണ്ടതാകുന്നു.

(7) മേൽ പറഞ്ഞതിലധികമായി ബസ്സ്സ്റ്റാൻഡു സംബന്ധിച്ചു മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ യഥാകാലം പാസ്സാക്കുന്ന മററു നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കാൻ ബസ്സുടമകൾ ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്നതാണ്.

VI. പിഴ.—അഞ്ചാം വകുപ്പിലെ 1-ം, 2-ം, ഉപവകുപ്പുകൾ ലംഘിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഓരോ നിയമലംഘനത്തിനും 50 രൂപയിൽ കവിയാത്ത പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

മുനിസിപ്പൽ ആഫീസ്, (ഒപ്പ്)
ആറ്റിങ്ങൽ. കമ്മീഷണർ.

Alleppey Municipality.

NOTIFICATION

14th June 1958.

Under rule 39 of rules for the conduct of election of Municipal Councillors, the following candidates who secured most valid votes are declared duly elected as Councillors in the Municipal bye-elections for the wards note against each.

Sl. No.	*Name and address of candidate.*	*Name of ward.*
1	Sri Ramesachandran (Velayudhan), Vijayabhavanam, Kommadi ward, Alleppey.	Arattuvazhi.
2	Sri Kesavan (Kochukrishnan), Chempukalathil Veedu, Chumgom ward, Alleppey	Kangiramchira.
3	Sri Kunju Panicken (Kandan), Veliyil Veedu, Kallerkode ward, Alleppey.	Kallerkode.

Municipal Office, K. Bhoothalingom,
Alleppey. *Election Officer.*

Palai Municipality.

NOTIFICATION

10th June 1958.

It is hereby notified for the information of the public that the Palai Municipal Council have at their meeting held on 23-5-1958 proposed to amend the existing bye-laws framed under Section 330 of the District Municipalities Act for governing the Municipal Library and Reading Room as follows. Any objection or suggestion in the matter which will be received in the office within one month from the date of this notification will be considered by the Council.

Clause 14—add the following:—

"Or an yearly subscription of Rs. 5 and Rs. 2 respectively to be paid in advance."

Clause 15—delete the clause and substitute the following:—

"An A class member shall pay an entrance fee of Rupee one and B class member 50 nP."

The words "the cash security" occuring in clause 19 shall be deleted and "the entrance fee" shall be added instead.

Delete clause 20 and substitute the following:

"The amount of damages to be paid by any member for any book or books lost or damaged by him shall be fixed by the Library Committee and all such amounts shall be recoverable from the member concerned according to the provisions in the District Municipalities Act for the realisation of Municipal dues".

Delete clause 23.

Municipal Office, V. M. Augustine,
Palai. *Commissioner.*

Alwaye Municipality.

NOTIFICATION

No. A1—10/58. 18th June 1958.

I, The Election Officer and Municipal Commissiooer, Alwaye, do hereby declare that Shri George Varkey has been duly elected as a Councillor for Ward I in the Alwaye Municipality under Rule 12(a) of the Rules for the conduct of election of Municipal Councillors.

He will come into office at once.

Municipal Office,
Alwaye.

K. M. Devarajan,
Election Officer and
Municipal Commissioner,

REGISTERED No. M. 4631.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958 [No. 25

PART III

Police Department

NOTIFICATIONS.

(1)

No. 158/NG1/57. *14th June 1958.*

The resignation tendered on 3-6-1958 by Sri J. Mohammed Sahib, Vadakkevila Veedu, Elakamon P. O., Varkala, an Officiating Lower Division Clerk, Office of the Superintendent of Police, "X" Branch, Trivandrum is accepted with effect from the forenoon of 3-6-1958.

(2)

ROC. No. 187/A1/58. *5th June 1958.*

The posting of Sri A. Kuttalalingom Pillai, Deputy Superintendent of Police, Trivandrum Rural as Deputy Superintendent of Police, 'X' Branch, Kozhikode ordered in I. G. O. 269/58 dated 21-5-1958 is cancelled. He is reposted as Deputy Superintendent of Police, Trivandrum Rural.

(3)

ROC. No. 187/A1/58. *5th June 1958.*

The posting of Sri K. Madhavan Pillai, Deputy Superintendent of Police, 'X' Branch, Kozhikode as Deputy Superintendent of Police, Trivandrum Rural ordered in I. G. O. 269/58 dated 21-5-1958 is cancelled. He is posted as Deputy Superintendent of Police, Quilon, vice Sri M. Mohammed Hassan, Deputy Superintendent of Police, Quilon, transferred as Deputy Superintendent of Police 'X' Branch, Kozhikode'

(4)

ROC. No. 291/A1/58.

6th June 1958.

The following transfers and postings are ordered on public grounds:—

Sri C. K. Narayanan, Circle Inspector, Pathanamthitta, Quilon District and Sri O. Abdul Khadir, Circle Inspector, Chengannoor, Alleppey District are transferred about.

(5)

ROC. No. A1-291/58.

6th June 1958.

Sri M. A. Rasheed, Circle Inspector of Police under orders of transfer as Circle Inspector of Police, Vaikom vide I. G. O. No. 266/58 dated 20-5-1958 is posted as Circle Inspector of Police, Attingal Circle. His posting to Vaikom is cancelled.

Sri P. Kuttikrishna Menon, Circle Inspector of Police under orders of transfer as Circle Inspector of Police, Attingal vide I. G. O. 290/58 dated 4-6-1958 is posted as Circle Inspector of Police, Vaikom. His posting to Attingal is cancelled.

(6)

ROC. No. 198/A2/58. *14th June 1958*

Sri R. Chockalingom, Circle Inspector of Police, is granted privilege leave for 1 month and 7 days from 2-5-1958 in extension of 1 month's privilege leave already granted to him from 2-4-1958.

(7)

ROC. No. 155/A2/58. *13th June 1958.*

Sri D. G. Abdul Rahiman, Circle Inspector of Police is granted privilege leave for 2 months from 19-3-1958 in continuation of 25 days privilege leave granted to him from 22-2-1958.

M. KRISHNA MENON,
Trivandrum. *Inspector General of Police,*
(General).

NOTIFICATION

ROC. No. E (1) 175/58. *17th June 1958.*

Sri N. B. Choyl, Special Branch Inspector, Kozhikode is granted L. A. P. for 2 months from 2-4-1958 in continuation of 1 month and 21 days L. A. P. already granted to him *vide* orders ROC. No. E(1)-175/58 dated 30-4-1958.

(Sd.)
Inspector General of
Trivandrum. *Police, (Special)*

SHORT TENDER NOTICE.

10th June 1958.

Sealed tenders are invited for the supply of Oats to the Body Guard at Trivandrum, during the year ending 31-3-1959. Approximately 1800 Lb. of Oats will be required per month. The tenders should specify the rates in Indian currency per Lb. and should reach the Dy. Supdt. of Police, Palace Guards, Trivandrum, before 11 a. m. on 7th July 1958. Tenders should be accompanied by samples and an earnest money of Rs. 100 each. The Dy. Supdt. of Police, Palace Guards, will open the tenders at 11 a. m. on 8th July 1958. Further details can be had from the office of the Dy. Supdt. of Police, Palace Guards.

M. V. M. MENON,
Palace Guards Office, *Dy. Supdt. of Police,*
Trivandrum-1. *Palace Guards.*

REGISTERED No. M. 4631.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958 [No. 25

PART III

Public Works Department

STANDING NOTICES

(1)

1958 ഫെബ്രുവരി 5.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ആലുവ - ഇടപ്പള്ളി റോഡ് 4-ാം മൈലിൽനിന്നും എഫ്. എ. സി. ററി-യിലേയ്ക്കു പോകുന്ന ആലുവ-വരാപ്പുഴ റോഡിലുള്ള (Aluminium Factory to F. A. C. T.) താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങൾ പൊക്കി മെററൽ വിരിക്കുന്ന ജോലി ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടി റോഡിൽക്കൂടിയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഗതാഗതം ഇനിയൊരു പരസ്യമുണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ ഗ്രാന്റ്ട്രങ്ക് റോഡു വഴി ഒന്നുമുതൽ ബണ്ടിൽക്കൂടിയുള്ള റോഡ് ഡിവിഷനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ബണ്ടിൽക്കൂടി വാഹനങ്ങൾ സാവധാനത്തിലും കരുതലോടുകൂടിയും പോകേണ്ടതാകുന്നു.

(ഒപ്പ്)

ആലുവ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.

(2)

27th March 1958.

It is hereby notified for the information of the public that the portion of 2/5 to 2/8 of the road from 137th mile to M. C. Road to Vengola is closed for vehicular traffic since the 17th mile of the Periyar Valley Irrigation main canal work is in progress in that portion. Vehicular traffic may be diverted through along the canal bank road.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, എം. സി. റോഡ് 137-ാം മൈലിൽനിന്നും വെങ്ങോലക്കു പോകുന്ന റോഡിൽ 2/5 മുതൽ 2/8 വരെ പെരിയാർ വാലി ഇറിഗേഷൻ മെയിൻകനാൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി ഭാഗത്തുകൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം ഇതിനാൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ കനാൽ ബണ്ടിൽ കൂടിയുള്ള ഡിവിയേഷൻ വഴി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

ബിൽഡിംഗ്സ് & റോഡ്സ്
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറാഫീസ്, കെ. എൻ. അണ്ണാസ്വാമി,
ആലുവ. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.

(3)

16th February 1958.

It is hereby notified for the information of the public that the Payyoli Bridge at 21/8 mile on Payyoli Perambra Road over the Payyoli lock is in an unsafo condition and the plying of loadod vehicles over this bridge exceeding five tons is therefore prohibited from today until otherwise notified.

The loaded vehicles should be very carefully taken over this bridge at a speed not exceeding five miles per hour.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, പയ്യോളി പിപ്പിലോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതും പയ്യോളി പേരാമ്പ്ര റോഡിൽ മൈൽ 21/8-ൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുമായ പാലം സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതിനാൽ 5 ടൺ ഭാരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങളുടേയും ഈ പാലത്തിന്മേൽ കൂടിയുള്ള ഗതാഗതം ഇതിനാൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

വാഹനങ്ങൾ 5 മൈൽ വേഗതയിൽ കൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്.

P.W.D. (റോഡ്സ് & ബിൽഡിംഗ്സ്), കെ. മാധവൻ നായർ,
കോഴിക്കോട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ.

(4)

29th November 1957.

It is hereby notified for the information of the public that the Canal Ezhupunna Thodu crosses Eramalloor–Ezhupunna Road in Sherthalai Taluk is closed for Navigation from 1-12-1957 until further notification as a bridge at Konkerikadavu is to be constructed. Further the Navigation Services from Sherthalai to Ernakulam and Cochin will bo deviated via Arookutty.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ചേർത്തല താലൂക്കിൽ എരമല്ലൂർ-എഴുപുന്ന റോഡിൽ കോങ്കേരികടവ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പാലത്തിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എഴുപുന്ന തോട്ടിലൂടെയുള്ള ബോട്ടുകളുടേയും വള്ളങ്ങളുടേയും ഗതാഗതം 1.12.1957 മുതൽ ഇനിയൊരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇതിനാൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ചേർത്തലനിന്നും എറണാകുളത്തേക്കും കൊച്ചിക്കുമുള്ള യാത്രാഗതാഗതം അരൂക്കുററി വഴി തിരിച്ചുവിടുന്നതാണ്.

P. W. D., (Sd.)
Division, Alleppey. *Executive Engineer.*

(5)

12th December 1957.

It is notified for the information of the public that as the construction of bridges across Parathodu and Kolamangalam thodu along A. E. Road aro to be taken up from 15th December, 1957 the boat and vallom traffic along the above thodus aro strictly prohibitod until further ordors from that date.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ, 1957-ാമാണ്ട് ഡിസംബർ മാസം 15-ാം തിയതി മുതൽ അമ്പലപ്പുഴ-എടത്വാ റോഡിൽ പാറത്തോട്ടിലും, കോളമംഗലം തോട്ടിലും പാലം പണി ഉടങ്ങുന്നതിനാൽ ആ തിയതി മുതൽ ഇനിയും ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വള്ളത്തിന്റെയും, ബോട്ടിന്റെയും ടി

റോഡുകളിൽ കൂടിയുള്ള ഗതാഗതം ഇതിനാൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Road Construction Sub-division Office, Alleppey.
GEORGE P. VARUGHESE, *Assistant Engineer.*

(6)

It is hereby notified for the Information of the Public that in connection with the construction of a "Cut and Cover" at chainage 3000 of Vizhinjam branch-channel 4th mile crossing the M. S. road at 7/5, the road at this portion has been completely closed for all kinds of vehicular traffic from 10-2-1958 until further notice and the traffic will be diverted through the deviation road formed on the south side till the "Cut and Cover" work is over.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, എം. എസ്സ്. റോഡ് ഏഴാമത്തെ മൈലിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഫർലാംഗിൽ വിഴിഞ്ഞം ബ്രാഞ്ച് ചാനൽ ക്രോസ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് "കട്ട് ആൻഡ് കവർ" പണി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ടി സ്ഥലത്തുകൂടിയുള്ള സകലവിധമായ ഗതാഗതവും 10-2-58 മുതൽ അടുത്ത പരസ്യംവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗതാഗതം ടി സ്ഥലത്തിനടുത്തായി പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡിവിയേഷൻ റോഡിൽക്കൂടി സാവധാനത്തിൽ നടത്തേണ്ടതാണ്.

Irrigation Division, Trivandrum.
R. SESHADRINATHA IYER, *Executive Engineer.*

(7)

6th February 1958.

It is hereby notified for the information of the public that in connection with the urgent Special repairs to the bridge in the Sivagiri Roed from the Sivagiri English High School to Sivagiri Mutt, the roed will be completely closed for all kinds of Vehiculer traffic from 6-2-1958 until otherwise notified.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, ശിവഗിരി ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നും ശിവഗിരി മഠത്തിലേക്കുള്ള റോഡിലെ പാലത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, പ്രസ്തുത റോഡിൽക്കൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം 6-2-1958 മുതൽ ഇനിയൊരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

P. W. D., Attingal.
G. GANGADHARAN, *Assistant Engineer, (Roads & Buildings).*

(8)

It is hereby notified for the information of the Public that the Uppukalethil bridge in 1st mile of the road from 76/7 M. C. Road to Pamba Sugar Factory is under construction and that the vehicular traffic along this road is prohibited from 15-2-1958 until further notice.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, എം. സി. റോഡ് 76/7 മൈലിൽ നിന്നും, പമ്പ ഷുഗർ ഫാക്ടറിയിലേക്കുള്ള റോഡിൽ ഒന്നാം മൈലിൽ ഉള്ള ഉപ്പുകളത്തിൽ പാലം പണി, ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി റോഡിൽക്കൂടിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം ഇനി അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ 15-2-58 മുതൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

P. W. D., Thiruvella.
(Sd.) *Assistant Engineer.*

(9)

1958 ഫെബ്രുവരി 8.

കോട്ടയം താലൂക്കിൽ കോട്ടയം ടൗൺ അതിർത്തിയിൽപ്പെട്ട അറുപുഴയിൽ തോടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും കരിങ്കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ജോലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി തോട്ടിൽക്കൂടിയുള്ള ഗതാഗതം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഇനിയൊരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ, നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ മീനച്ചിലാറിനെയും പുത്തൻതോടിനെയും സന്ധിപ്പിക്കുന്ന പള്ളിക്കോണം കനാൽവഴി ഗതാഗതം നടത്താവുന്നതാണ്.

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ചെങ്ങന്നൂർ.
സി. ജി. [illegible], എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

(10)

15th February 1958.

It is hereby notified for the information of the public that the Neyyar Dam, Left Bank Channel in 7th mile crosses the Mandapethinkadavu-Vezhichal road at 1/3 in Ottessekheramangalam Village, Neyyattinkara Taluk and the work of the R. C. C. aqueduct across the road is now in progress. To fecilitate the above work the road will be temporarily closed for vehicular traffic from 25-2-1958 until further notification from this office.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ ഒറ്റശേഖരമംഗലം വില്ലേജിൽ മണ്ഡപത്തിൻകടവ്-വാഴിച്ചൽ റോഡിൽ ഒന്നാമത്തെ മൈലിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫർലാംഗിൽ നെയ്യാർ ഡാം L. B. C. ഏഴാമത്തെ മൈലിൽ ക്രോസ്സ് ചെയ്യുന്നടത്ത് ചാനലിൽ അക്വഡക്ടിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലേയ്ക്കു വേണ്ടി ടി റോഡ് തല്ക്കാലികമായി വാഹനഗതാഗതത്തിനു അടച്ചിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ 25-2-1958 മുതൽ ഇനി ഒരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവരെ ടി റോഡിൽക്കൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം ഇതിനാൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

P. W. D. Channel, Sub Division No. I, Neyyar Dam Site.
K. RAMAKRISHNAN NAIR, *Assistant Engineer.*

(11)

24th February 1958.

It is hereby notified for the information of the public that Q. S. road mile 0/0 to 0/5 (i. e. portion of road between T. B. Junction end Kadanmukku) has been closed for traffic, until otherwise notified.

കൊല്ലം-ചെങ്കോട്ട റോഡ് ഒന്നാം ഫർലാംഗ് മുതൽ അഞ്ചാം ഫർലാംഗ് വരെയുള്ള റോഡിൽക്കൂടിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം ഇനിയൊരുത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള വിവരം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

P. W. D. Sub-Division, Quilon.
(Sd.) *Assistant Engineer.*

(12)

1958 ഫെബ്രുവരി 22.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, എം. സി. റോഡ് 138-ാം മൈൽ 8-ാം ഫർലാംഗിലുള്ള പാലം പൊളിച്ചു പണിയുന്നതിനാൽ ടി പാലത്തിൽക്കൂടിയുള്ള ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പാലത്തിൽക്കൂടി പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ പാലത്തിന്റെ സമീപം പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡിവിയേഷൻ റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പോകേണ്ടതാണ്.

Sub Division Office, Buildings and Roads, Alwaye.
K. L. ANNASWAMY, *Assistant Engineer.*

(13)

1958 മാർച്ച് 27.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ.

കോട്ടയം-കുമിളി റോഡിൽ 49-ാം മൈൽ മൂന്നാം ഫർലാംഗ് വീതി കൂട്ടുന്ന ജോലി 1958 ഏപ്രിൽ 10-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് വേലയുള്ളതാകയാൽ അതുവഴിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം ഇനിയൊരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതും വാഹനങ്ങൾ കുട്ടിക്കാനത്തു നിന്നും ഗ്ലെൻമേരി പാമ്പനാർവഴി പോകേണ്ടതുമാകുന്നു. പ്രസ്തുത റോഡിൽ പല ഭാഗങ്ങളും റോഡിനു വീതി കുറവാകയാൽ വാഹനങ്ങൾ സാവധാനത്തിലും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയും പോകേണ്ടതാണ്.

Roads & Buildings Division, Kottayam.
കെ. പി. ജോൺ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

(14)

19th April 1958.

It is hereby notified for the information of the Public thet in connection with the Repairs to the Bund and Lock in Chettuvaye Cenal at Orumanayur, boat traffic through the lock will be completely closed from 23-4-1958 until further notice and the traffic will be diverted through the Deviation Canal formed on the west side till the repeir work is over.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ ചേറുവട്ടം തോട്ടിലെ അട്ടകുളത്തിനു സമീപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലോകനാഥൻ ഷട്ടർ ഉയർത്തുന്നതിനായി പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ടി സ്ഥലത്തുകൂടിയുള്ള സകലവിധമായ ഗതാഗതവും 23-4-1958 മുതൽ അടുത്ത പരസ്യംവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഗതാഗതങ്ങളും ടി സ്ഥലത്തിനു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള ഡൈവർഷൻ കനാലിൽകൂടി ഈ പണി കഴിയുന്നതുവരെ നടത്തേണ്ടതാണ്.

Irrigation Sub-division, Wadakanchery.

V. NATARAJA PILLAI, *Assistant Engineer.*

NOTICE

15th May 1958.

It is hereby published for the iniormation of tho Public that the wooden platform bridge in 1/1 Konnt Estate Road is in dangerous condition and that vehicular traffic along the bitdgo is prohibitod until otherwiso notifiod.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ കോന്നി എസ്റ്റേറ്റ് റോഡിൽ ഒന്നേമുക്കാൽ ഫർലോങ്ങ് കഴിഞ്ഞുള്ള തടിപ്പാലം അപകടനിലയിലിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനി ഒരു പരസ്യം ചെയ്യുന്നതുവരെ ആ പാലത്തിൽ കൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Buildings and Roads Sub Division, Adoor.

G. DAMODARAN NAMBOODIRI, *Assistant Engineer.*

SHORT TENDER NOTICE

11th June 1958.

	Name of work.	*Probable amount of contract* Rs.	*Special earnest money to be deposited* Rs.
1.	Neyyar Irrigation Project—Constructing a Dam across Neyyar—Constructing L. B. C. 15th mile — E. W. cutting L. B. C. 15th mile from Ch. 0 to 5280 ..	49,500	1,000
2.	Do. do. E. W. cutting open L. B. C. 16th milo from chainage 0 to 5280' ..	60,435	1,300
3.	Do. do. E. W. cutting open L. B. C. 17th mile from chainage 0 to 5280' ..	79,588	1,600

Time and last date up to which tenders will be accepted—27-6-1958 up to 4 p. m.

Conditions of contract, specification for work and othor dotails can bo had from the offico of tho undersigned on all working days during office hours. Coplos of tonder forms and specification, schedulo of works, otc., arc available for purchaso till 4 p. m. only on the provious day of the last date for recolpt of tenders.

Irrigation Division, Trivandrum.

R. SESHADRINATHA IYER, *Executive Engineer.*

AUCTION NOTICE

12th June 1958.

Sub:—Right of putting up a temporary pavilion at the space between tho old and new waiting shods at Alleppey Jotty.

Tho right of oxhibiting and selling goods such as swoots meats, light rofreshmoots, hot and cool drioks, tee, pan, chew, cigars, cigarettes, frutts, newspapers, periodicals, toys and fancy articles, ready made cloths and slmilar articles ln the spaco between tbo old and now waiting sheds at Alleppoy measuring 15' x 12', will be sold in public auction by the Canal Subdivision Officor or his nominee at tho Alleppoy Canal Section Office at 4 p. m. on 5-7-1958 subject to the condition that tbo party puts up a temporary pavilion with firo-proof roofing and should remove it as and whon directed by tho departmental authorities or at the lapse of his loase period which may bo three years commencing from 15-7-1958 whichover is oarlier on the following conditions:—

1. The lease period shall commenco from 15-7-1958 and shall torminate on 14-7-1961.

2. Intending bidders should deposit Rs. 100 towards earnost monoy before the auction commences. The earnest money of the unsuccessful bidders will be rofundod to them soon after the auction is over.

3. Tho Canal Subdivtsion Officer has powers to cancol tho auction at his discretion without assigning any roasons therofor.

4. If howevor the auction is confirmed in the namo of the highest bidder, ho should remit an amount equtvalent to ono year's lease amount also as security deposit for tbo propor upkoop of tbo Govornment land and remit tho loase amount for the balaoce period in two instalments on or before 15th Octobor and 15th April of each year, failing whlch the space wtll be resold in public auction at hls risk and cost. Ho will bo beld responsible for any loss sustainod by tho Government consequent on such resale of the sight but he will have no claim over the gain if any.

5. The arrears duo to Govornment will be recovered as per Revonuo Recovery Act.

6. On rocolpt of ioformation confirming the auction the party ln whoso favour the auction is confirmed shall cxecute an agreemeot within 15 days from the date of confirmation of auction in stamp paper of such denomination as is requlred by the Government failing which tho plot will be leasod out on reauction at the risk and cost of the original biddor.

7. The temporary pavilioo shall bo constructed only as por the plan and specification approved by the Canal Subdivision Officer and it should not obstruct in oponlng of the windows of the two adjacent Government buildings. The eves of the shod should not project more than 2' from the line of the walls of the two Government buildings and may bo provlded with eve valley and water taken down through pipos without obstructing tho full width of tbe platform.

Tho frontage of the pavllion shall be permitted only towards tho platform side of the Jetty.

Alleppoy.

K. A. BALAKRISHNA MENON, *Canal Subdivision Officer.*

SHORT TENDER NOTICE

17th June 1958.

Name of work—Stato Seod Farm at Karunagappally—Construction of buildings for.

Probable amount of contract—Rs. 20,600.

Special earnest money deposit—Rs. 500.

Last date of receiving tender—2-7-1958 (4 p. m.)

Last date upto which tender forms will bo sold—1-7-1958 (4 p. m.)

Where from detailed tender notification can bo seen—

1. Office of tho Executive Engineer, Buildings and Roads, Quilon.
2. Assistant Enginocr, P.W.D., Quilon,
3. Soction Officer, Karunagappally.

Quilon.

P. K. VIKRAMAN NAIR, *Executive Engineer, Buildings and Roads.*

ദർഘാസ് പരസ്യം.

1958 ജൂൺ 16.

തിരുവനന്തപുരം ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷനിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന വേലകൾക്ക് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ജോലി വിവരം.	അടങ്കൽ തുക. രൂ.	നിരതദ്രവ്യം. രൂ.	ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും.
1. കന്യാകുമാരിയിലുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റ്ഹൗസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ മരാമത്തു ജോലികൾ—	28,130	600	9.7.1958—3 മണി
2. ഉള്ളൂർ എസ്സ്. എ. റ്റി. ഹാസ്പിറ്റൽ ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ മരാമത്തു ജോലികൾ—	1,01,850	2,200	9.7.1958—3 മണി
3. ഉള്ളൂർ മെഡിക്കൽ കാളേജ് കാമ്പൗണ്ടിലുള്ള എസ്സ്. എ. റ്റി. ഹാസ്പിറ്റലിന്റെ മെയിൻറനൻസ് ജോലികൾ (1958-59)	7,780	200	9.7.1958—3 മണി
4. ഉള്ളൂർ മെഡിക്കൽ കാളേജ് കാമ്പൗണ്ടിലുള്ള മെഡിക്കൽ കാളേജിന്റെ മെയിൻറനൻസ് ജോലികൾ— (1958-59)	9,095	200	9.7.1958—3 മണി
5. ഉള്ളൂർ മെഡിക്കൽകാളേജ് കാമ്പൗണ്ടിലുള്ള മെഡിക്കൽ കാളേജ് ഹാസ്പിറ്റലിന്റെ മെയിൻറനൻസ് ജോലികൾ—(1958-59)	9,550	200	9.7.1958—3 മണി
6. ഉള്ളൂർ മെഡിക്കൽ കാളേജ് കാമ്പൗണ്ടിലുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ മെയിൻറനൻസ് ജോലികൾ (1958-59)	3,700	100	9.7.1958—3 മണി
7. ഉള്ളൂർ മെഡിക്കൽ കാളേജ് കാമ്പൗണ്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ മെയിൻറനൻസ് ജോലികൾ— (1958-59)	3,500	100	9.7.1958—3 മണി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ദർഘാസ് ഫാറങ്ങളും മറ്റും ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽ നിന്നും 4.7.1958 മുതൽ ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ ആഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം.

ആർ. വേലായുധൻ നായർ,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻജിനീയർ.

ടെൻഡർ പരസ്യം.

(1)

1958 ജൂൺ 14.

വേലയുടെ വിവരം—പെരിയാർ വാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ഷെഡ്യൂൾ 3 സി വർക്സ് പതിനൊന്നാം മൈൽ മെയിൻ കനാലിൽ ചെയിനേജ് 54544-ൽ ഒരു അണ്ടർ ടണൽ പണിക്ക്.

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക—രൂപ 22051/-

പ്രത്യേക നിരതദ്രവ്യം—രൂപ 500/-

ടെൻഡർ ഫാറം കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതി—27-6-1958.

ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി—30.6.1958 (9 p. m.).

വേല തീർക്കേണ്ട അവസാന തീയതി—ജോലി തുടങ്ങുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന തീയതിമുതൽ 7 (ഏഴ്) മാസത്തിനകം.

ടെൻഡർ ഫാറത്തിന്റെ വില—രൂപ 2·04.

ഈ വേലയെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നോ പെരുമ്പാവൂർ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ (സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2.) ആഫീസിൽനിന്നോ ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

(2)

1958 ജൂൺ 16.

വേലയുടെ വിവരം—പെരിയാർ വാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ 3 സി. വർക്സ്, 11-ാം മൈൽ മെയിൻ കനാലിൽ ഓടക്കാലി—അല്ലപ്ര റോഡിൽ ചെയിനേജ് 53134-ൽ ഒരു പാലം പണിക്ക്.

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക രൂപ—17,910.

പ്രത്യേക നിരതദ്രവ്യം രൂപ—400.

ടെൻഡർഫാറം കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതി—1-7-1958.

ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി—2.7.1958—4 p. m.

വേല തീർക്കേണ്ട അവസാന തീയതി—28.2.1959.

ടെൻഡർഫാറത്തിന്റെ വില രൂപ—2·04.

ഈ വേലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നോ, പെരുമ്പാവൂർ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ, (സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2) ആഫീസിൽനിന്നോ ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

(3)

1958 ജൂൺ 16.

വേലയുടെ വിവരം—പെരിയാർ വാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ 3 സി. വർക്സ് പതിനൊന്നാം മൈൽ മെയിൻ കനാലിൽ ഓടക്കാലി-പുന്നയം റോഡിൽ ചെയിനേജ് 55982-ൽ ഒരു പാലം പണിക്ക്.

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക രൂപ—17,770.

പ്രത്യേക നിരതദ്രവ്യം രൂപ—400.

ടെൻഡർഫാറം കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതി—30.6.1958.

ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി—1.7.1958.

വേല തീർക്കേണ്ട അവസാന തീയതി—28.2.1959.

ടെൻഡർഫാറത്തിന്റെ വില രൂപ—2·04.

ഈ വേലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നോ, പെരുമ്പാവൂർ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ, (സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2) ആഫീസിൽനിന്നോ ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ,
പെരുമ്പാവൂർ.

പി. ഫിലിപ്പോസ്,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ.

SHORT TENDER NOTICE

16th June 1958.

Sealed tenders are invited for the work shown below to be let on contract and they will be received up to 3 p. m. on 15-7-1958 by the Executive Engineer, Irrigation Division, Trichur and they will be opened by him or any officer authorised by him at the office of the Executive Engineer. Detailed tender documents and schedule will be supplied to the intending tenderers at the rate given below per set during office hours from 10-7-1958 from the office of the Executive Engineer, Irrigation Division, Trichur.

Name of work—Excavating Navigation canal along the south side of Kanimangalam Kappu. (Length of canal 5 furlongs and 603 feet).

Probable amount of contract—Rs. 22,267.

Earnest money—Rs. 500.

Cost of tender documents—Rs. 2·04 including sales tax.

(Sd.)

Trichur. *Executive Engineer, Irrigation Division.*

നോട്ടീസ്.

S-471/58. 1958 ജൂൺ 10.

ട്രാക്ടറുകളുടെയും, ലോറികളുടെയും മററു മെഷീനറികളുടെയും ഒരു കൂട്ടം ഭാഗങ്ങൾ (ട്രാക്ക്ലസ്, കട്ടിംഗ് ബ്ലെയിഡുകൾ, ട്രിൽറോഡുകൾ, ടയർ, ട്യൂബ്, ബാറററി, ട്രാക്ക് ചെയിൻ, സ്റ്റീൽപിന്നുകൾ, ബുഷുകൾ, റോളറുകൾ, ബെയറിങ്ങുകൾ, ഷെഡിലർ, സ്പ്രോക്കററ വീലുകൾ, സിലിണ്ടർഹെഡ്ഡുകൾ ഇവയും മററു സ്പെയർ പാർട്ടുകളും) 1958 ജൂൺ 26-ാംനു വാഴാനി മെക്കാനിക്കൽ സെക്ഷനിൽവെച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയരോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ മററു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ എല്ലാവരേയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 50 രൂപ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടേണ്ടതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വാഴാനി സബ് ഡിവിഷൻ ആഫീസിലോ, മെക്കാനിക്കൽ ആഫീസിലോ ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

ലേലത്തിൽ ഏററവും കൂടുതൽ സംഖ്യ വിളിക്കുന്ന ആൾ ലേലസംഖ്യ മുഴുവനും വിളിച്ച ഉടനെയും ലേലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ലേലം മേലധികാരത്തിൽനിന്നും സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമല്ലാതെ സാധനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതും സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ കല്പന കിട്ടിയതിനുശേഷം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു. അപ്രകാരം അവധിക്കുള്ളിൽ നീക്കം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ലേലക്കാരൻ അടച്ച സംഖ്യ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതും നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ലേലക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയാകുന്നതുമാണ്.

പ്രാജക്ട് ഡിവിഷൻ, (ഒപ്പ്)
തൃശൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

I

NOTICE

13th June 1958.

It is hereby notified for the information of the public and all concerned that the work of Karumady bridge in Ambalapuzha-Edathua Road across T. S. Canal has been started and this portion of the T. S. Canal is closed for navigation of boats and country crafts etc. from 15-6-1958 for 6 months or until further orders. Further the traffic along T. S. Canal at this portion is deviated along the river itself up to Thandapara and then to Purakad along Kariaur.

പൊതുജനങ്ങളുടെയും ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മററു എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേയ്ക്കായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

അമ്പലപ്പുഴ-എടത്വാ റോഡിൽ ററി. എസ്സ്. കനാലിൽ കരുമാടി പാലത്തിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ ഭാഗത്തു ററി. എസ്സ്. കനാലിലെ ബോട്ടുകളുടെയും, വള്ളങ്ങളുടെയും മററും ഗതാഗതം 15. 6. 1958 മുതൽ 6 മാസത്തേയ്ക്കോ ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവരെയോ ഇതിനാൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. മേലത്തെ ററി. എസ്സ്. കനാലിൽ മേൽ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തു കൂടെയുള്ള ഗതാഗതം ആററിൽകൂടിതന്നെ തണ്ടപ്രവരെയും, അവിടെ നിന്നും കരിയാർവഴി പുറക്കാട്ടേയ്ക്കായി തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്.

II

NOTIFICATIONS.

(1)

No. E. I. B. 4119/58. *12th June 1958.*

Privilege leave from 20-5-1958 F. N. to 9-6-1958 A. N. is granted to Sri C. T. George, Assistant Engineer subject to eligibility. On the expiry of the leave his services are lent to the Travancore Minerals Private Limited on foreign service conditions.

(2)

No. E1-B. 3820/58.

13th June 1958.

In modification of the posting orders issued by me on 30-5-1958 Sri R. Venkitaraman, Assistant Engineer, Bridge Sub-Division Alwaye, is retained in that Sub-Division and Sri K. C. Chanda Pillai, Junior Engineer under orders of promotion and transfer to the Bridges SubDivision, Alwaye is posted to the Tripunithura Bridges Sub-Division vice Sri Kurien Mathew deputed for training in Aerial Photography.

(3)

Ef. B-90/55. *14th June 1958.*

Extension of privilege leave for 21 days is sanctioned to Sri R. Ganapathy Iyer from 30-5-1958 F. N. in continuation of the leave sanctioned to him for one month and ten days from 20-4-1958 Forenoon subject to eligibility.

(4)

Dated, Trivandrum, 17th June 1958.

Earned leave for 43 days is sanctioned to Sri E. Krishnan, Assistant Engineer reverted to the P. W. D. from Manipur Administration, with effect from 27-5-1958 F. N. He has been assigned a lien in this Department in the Lift Irrigation Sub Division, Trichur in the place of Sri P. Koshy Abraham.

Trivandrum. T. P. KUTTIAMMU,
Chief Engineer,
General and Irrigation.

REGISTERED No. M. 4631.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART III

Registration Department

1958 മെയ് 29.

വെഞ്ഞാറമൂട് എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടി രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

കോട്ടുകാൽ വില്ലേജിൽ അന്തിയൂർ ദേശത്തു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 2858-ാം നമ്പർ വിവിധോദ്ദേശ സഹകരണ സംഘം (ക്ലിപ്തം) തിരുവനന്തപുരം ഈ സംഘം പ്രസിഡന്റ് തിരുവല്ലം വില്ലേജിൽ വെങ്ങാനൂർ ദേശത്തു കല്ലുംനാട്ടുകര മേലേമഠത്തിൽ ബംഗ്ലാവിൽ കല്ലുംനാടാർ കെ. എം. ഡാൻ മുമ്പുനിന്നു ഈ ആഫീസിൽ 1953-ൽ 35-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു 1953 ജൂലായ് 9-ാം തിയതി ആരംഭിച്ച് 1956 ഒക്ടോബർമാസം 7-ാംനു അവസാനിച്ച 1,000 രൂപ ഗുണമുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക മുൻപൻ തിരുവിതാംകൂർ—കൊച്ചി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണബാങ്കിൽ 6-7-1953-ൽ 4385-ാം നമ്പരായി 500 രൂപയുടെയും 10-10-1953-ൽ 4422-ാം നമ്പരായി 500 രൂപയുടെയും ഡിപ്പോസിറ്റ രസീതുകൾ പ്രകാരം ചിട്ടിയുടെ മുതലിന് സമമായ ആയിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതും സമാപിച്ച ഈ ആഫീസിൽ 1953-ൽ 4-ാം പുസ്തകം 58-ം 92-ം നമ്പരുകളിലായി മാത്രം ഉടമ്പടി രജിസ്റ്റരാക്കിച്ചിട്ടുള്ളതും ടി ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങളെല്ലാം ക്രമപ്രകാരം ആഡിററ ചെയ്തിട്ടു യഥാകാലം ഈ ആഫീസ്സിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച മേരു ബാദ്ധ്യത വിടുതി നിക്ഷേപത്തുക തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നും മുമ്പൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിറ്റാളുകൾക്കോ ഗവൺമെന്റിനോ ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായി യാതൊരു ഇടപാടും മുമ്പനിൽനിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക ബാദ്ധ്യതയിൽനിന്നും വിടുതി മുമ്പന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ള പക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തിയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പററി ഗണിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

വെഞ്ഞാറമൂട്. (ഒപ്പ്.)

എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടി രജിസ്ട്രാർ.

പട്ടം എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടി രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ചെറുവയ്ക്കൽ പകുതിയിൽ പേരിക്കാട്ടുമുറിയിൽ ഉണ്ണേത്തിൽ വീട്ടിൽ വള്ളിയമ്മ കല്യാണിക്കുട്ടി മുമ്പനിന്നും 1122-ൽ 15-ാം നമ്പരായി വര്യോല രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു 30-9-1122-ൽ ആരംഭിച്ച് 7-12-1125-ൽ അവസാനിച്ച 500 രൂപ മുതലുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം പാലാ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ 26208-ാം നമ്പർ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിററ രസീതിൻപ്രകാരം 500 രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് 3-ാം പുസ്തകത്തിൽ 82-ാം നമ്പരായി മേരു ഉടമ്പടി രജിസ്റ്ററാക്കി ടി രസീതു മേരുകായി എൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ടി ചിട്ടിയുടെ ബാലൻസ് ഷീററുകൾ ക്രമപ്രകാരം ആഡിററ ചെയ്തിട്ട്, ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് മേരുബാദ്ധ്യത വിടുതി നിക്ഷേപത്തുക തിരിച്ചുകിട്ടണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ടി ചിട്ടിസംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ചിറ്റാളുകൾക്കോ ഗവൺമെന്റിനോ ടി ചിട്ടിസംബന്ധമായി യാതൊരു ഇടപാടും മുമ്പനിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യം വന്നിരിക്കുന്നതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക മേരുബാദ്ധ്യതയിൽനിന്നും വിടുതി മുമ്പന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ള പക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തിയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പററി ഗണിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

പട്ടം. എം. വേലായുധൻനായർ,

എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ട്രാർ.

1958 മെയ് 23.

ഇട്ടിവ എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടി രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

പാലോട് വില്ലേജിൽ ചെറ്റച്ചൽ മുറിയിൽ കൊച്ചുവേലിൽ വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള കൃഷ്ണപിള്ള മുമ്പാകെനിന്നു ഈ ആഫീസിൽ 1951-ൽ 84-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു 1951 ആഗസ്റ്റ് 31-ാം തിയതി ആരംഭിച്ച് 1955 സെപ്റ്റംബർ 15-ാം തിയതി അവസാനിച്ചതും 1956-ലെ 39-ാം നമ്പർ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ടി ചിട്ടിസംബന്ധമായ സർവ്വവകാശവും പാലോട് വില്ലേജിൽ ചെറുകരമുറിയിൽ ഗണപതിവിലാസം ബംഗ്ലാവിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഗോപാലൻ ഉണ്ണിക്ക സിദ്ധിച്ചതനുസരിച്ച് ടി ചിട്ടിസംബന്ധമായ എല്ലാ നടപടികളും ടി ഗോപാലൻഉണ്ണി നടത്തിട്ടുള്ളതുമായ 1750 രൂപ ഗുണമുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക് തിരുവിതാംകൂർ സെൻട്രൽബാങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ കായംകുളം ബ്രാഞ്ചിൽ 20157/30-8-51-ാം നമ്പർ പരസ്യത്തിൻപടി ആയിരത്തിഎഴുനൂററിഅൻപതു രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് 1951-ൽ 4-ാം പുസ്തകത്തിൽ 152-ാം നമ്പരായി മേരുപത്രം രജിസ്റ്ററാക്കി ടി പരസ്യങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ മേരുമായി ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ളതും, ചിട്ടിയുടെ ബാലൻസ്ഷീററുകൾ ക്രമപ്രകാരം ആഡിററ ചെയ്തിട്ട് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചിട്ടിസംബന്ധമായ എല്ലാ ഇടപാടുകളും തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് മേരുബാദ്ധ്യതയിൽനിന്നും വിടുതി നിക്ഷേപത്തുക തിരിച്ചുകിട്ടണമെന്ന് ടി ഗോപാലൻഉണ്ണി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ടി ചിട്ടിസംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിറ്റാളുകൾക്കോ ഗവൺമെന്റിനോ യാതൊരു ഇടപാടും മുമ്പനിൽനിന്നു ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യമായിട്ടുള്ളതാകയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക മേരുബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും വിടുതി ടി ഗോപാലൻഉണ്ണിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തിയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം

ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

ഇമ്മാനുവൽ ജോർജ്ജ്,
കൊല്ലം. എക്സ്ഓഫീഷ്യോ ചിട്ടി രജിസ്ട്രാർ

1958 മെയ് 21.

കായംകുളം എക്സ്ഓഫീഷ്യോ ചിട്ടി രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

(1)

കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ പത്തിയൂർ പകുതിയിൽ കൊല്ലകം മുറിയിൽ ഭഗവതി പടിക്കൽ തറയിൽ കണക്കു നാരായണപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള മുന്നാംപേർ നിന്ന് 1123-ൽ 50-ാം നമ്പരായി തലവാചകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1123 തുലാം 28-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 12-9-1952-ൽ അവസാനിപ്പിച്ച 1,000 രൂപ മുതലുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക് മുന്നാംപേർ [illegible] ബാങ്കിന്റെ കായംകുളം ബ്രാഞ്ചിൽ F. D. R. 46/47-ം, 9/48-ം നമ്പരുകളിൽ 500 രൂപ വീതം 1,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് യഥാക്രമം 1123-ൽ 3-ൽ 77-ം 148-ം നമ്പരുകളിൽ മാതൃപത്രങ്ങൾ രജിസ്റ്ററാക്കി ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീതുകൾ ഈ ആഫീസിൽ ജാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കിപത്രങ്ങൾ എല്ലാം ക്രമപ്രകാരം ആഡിറ്റ് ചെയ്യിച്ച് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചിട്ടിസംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിട്ടൊഴി നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് മുമ്പന്റെ മരണശേഷം നിയമാനുസരണം അവകാശിയും കോടതിയിൽ നിന്നും അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളയാളും ഭാര്യയുമായ കല്യാണിയമ്മ മീനാക്ഷിയമ്മ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിറ്റാളന്മാർക്കോ ഗവണ്മെന്റിനോ ടി ചിട്ടിസംബന്ധമായ യാതൊരു തുകയും മുമ്പനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപങ്ങൾ ജാമ്യബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും വിട്ടൊഴി മുമ്പന്റെ അവകാശിയും ഭാര്യയുമായ ടി കല്യാണിയമ്മ മീനാക്ഷി അമ്മക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(2)

1958 മെയ് 25

ആറാട്ടുപുഴ വില്ലേജിൽ കണ്ടല്ലൂർ തെക്കുംമുറിയിൽ [illegible] വെള്ളനാട്ട് [illegible] കെ. വി. കണ്ണുപിള്ള, വി. ലക്ഷ്മണൻ ഇവർ മുന്നാംപേർ നിന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 1950-ൽ 107-ാം നമ്പരായി തലവാചകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1950 ഡിസംബർ 24-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 1957 ജൂൺ 15-ാം തീയതി അവസാനിച്ച 4,400 രൂപ മുതലുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക് മുന്നാളന്മാർ ദി സെൻട്രൽ ബാങ്കിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ആഫ് ട്രാവൻകൂർ ലിമിറ്റഡിന്റെ കായംകുളം ശാഖയിൽ 1950-ൽ 19/19-ം 1951/20/11-ം നമ്പരുകളിൽ 2200 രൂപ വീതം ചിട്ടിതുകയ്ക്ക് സമമായ 4,400 രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ 1950-ൽ 3/257-ം 1951-ൽ 3/46-ം നമ്പരുകളിൽ യഥാക്രമം മാതൃപത്രങ്ങൾ രജിസ്റ്ററാക്കി ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീതുകൾ ഇവിടെ ജാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ടി ചിട്ടിയുടെ ബാക്കിപത്രങ്ങളെല്ലാം ക്രമപ്രകാരം ആഡിറ്റ് ചെയ്യിച്ച് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും, ചിട്ടിസംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിട്ടൊഴി നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് മുമ്പന്മാർ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും, ടി ചിട്ടിസംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ, ചിറ്റാളന്മാർക്കോ ഗവണ്മെന്റിനോ ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ യാതൊരു തുകയും തലയാളന്മാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യമായിട്ടുള്ളതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപങ്ങൾ ജാമ്യബാദ്ധ്യതയിൽനിന്നും വിട്ടൊഴി തലയാളന്മാർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

കെ. എൻ. ജോസഫ്,
കായംകുളം. സബ് രജിസ്ട്രാർ.

പരസ്യം.

1958 ജൂൺ 2.

ആലപ്പുഴ എക്സ്ഓഫീഷ്യോ ചിട്ടി രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ആര്യാട്ട് തെക്ക് വില്ലേജിൽ [illegible] മുറിയിൽ സനാതനം വാർഡിൽ തൈവിളം വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള മുൻപുനിന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 1955-ാം മാണ്ട് 352-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1955-ാം മാണ്ട് ഡിസംബർ മാസം 10-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 1957-ാം മാണ്ട് ഡിസംബർ മാസം 1-ാം തീയതി അവസാനിച്ച 1750 രൂപ മുതലുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്കു മുൻപൻ ദി പാലാ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ ആലപ്പുഴ ശാഖയിൽ 1955-ാം മാണ്ട് 054171/23/133-ാം നമ്പർ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീതുപ്രകാരം ചിട്ടിതുകയ്ക്ക് സമമായ 1750 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു മാതൃപത്രം സമ്പാദിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ 1955-ാമാണ്ട് ഡിസംബർമാസം 5-ാം തീയതി IV-ാം പുസ്തകം 149-ാം നമ്പരായി മാതൃപത്രം രജിസ്റ്ററാക്കി ടി ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീത് ഇവിടെ ജാമ്യമായി ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കിപത്രങ്ങൾ എല്ലാം ക്രമപ്രകാരം ആഡിറ്റ് ചെയ്യിച്ച് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചിട്ടിസംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിട്ടൊഴി ടി നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് മുൻപൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും; ടി ചിട്ടിസംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിറ്റാളന്മാർക്കോ ഗവണ്മെന്റിനോ ടി ചിട്ടിസംബന്ധമായ യാതൊരു തുകയും മുൻപനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകയാൽ ടി നിക്ഷേപങ്ങൾ ജാമ്യബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും മുൻപനു തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയതു ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

പി. കെ. കൌസല്യ,
ആലപ്പുഴ. എക്സ്ഓഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ട്രാർ.

1958 മെയ് 24.

ചേർത്തല എക്സ്ഓഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

വയലാർ മേക്ക് വില്ലേജ് [illegible] മുറിയിൽ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽനിന്നും [illegible] താമസിക്കും ഗോവിന്ദൻ മകൻ കെ. ജി. ദാമോദരൻ, കെ. ജി. [illegible], ടി മുറിയിൽ വടക്കേപ്പറമ്പിൽ താമസിക്കും പുനച്ചിക്കൽ എന്നുകൂടി വിട്ടുപേരുള്ള പള്ളിപ്പറമ്പിൽ [illegible] മകൻ പി. കെ. കരുണൻ എന്നിവർ തലയാളർ നിന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 1950-ൽ 76-ാം നമ്പരായി തലവാചകം രജിസ്റ്റർചെയ്ത് 29. 3. 1950 മുതൽ ആരംഭിച്ച് 10-10-1950-ലെ വിശേഷാൽ തീർപ്പുമൂലം 10-2-1950-ൽ അവസാനിച്ച നാലായിരം (4,000 രൂപ മുതലുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക് തലയാളർ ട്രാവൻകൂർ ഫോർവേഡ് ബാങ്കിന്റെ വക ചേർത്തല ബ്രാഞ്ചിൽ ചിട്ടി മുതൽ രൂപ നാലായിരം (4,000) നിക്ഷേപിച്ചു കിട്ടിയ 28-3-1950-ലെ 13/50-ാം നമ്പർ രസീത് മാതൃപ്പെടുത്തി ഈ ആഫീസിൽ 1950-ൽ 3-ാം പുസ്തകത്തിൽ 42-ാം നമ്പരായി മാതൃപടമ്പടി രജിസ്റ്ററാക്കി ചെയ്ത് ടി രസീത് ജാമ്യമായി ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ടി ചിട്ടിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ ക്രമപ്രകാരം ആഡിറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ടി ചിട്ടിസംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിട്ടൊഴി നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് പ്രസ്തുത തലയാളർ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ടി ചിട്ടിസംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ചിറ്റാളന്മാർക്കോ, ഗവണ്മെന്റിനോ ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ യാതൊരു തുകയും തലയാളരിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യം വന്നിരിക്കുന്നതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപങ്ങൾ ജാമ്യബാദ്ധ്യതയിൽനിന്നും വിട്ടൊഴി തലയാളന്മാർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(ഒപ്പ്)
ചേർത്തല. എക്സ്ഓഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ട്രാർ.

REGISTERED No. M. 4631.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958 [No. 25

PART III

State Transport Authority

NOTIFICATION

T. 299/RTA/58. *13th June 1958.*

Applications are invited for the grant of one Stage Carrlage permit on the followlng route from lntendlng persons so as to rench the Office of the undersigned within 15 days from the date of publicetion of this notificatlon in the Government Gazette. Those who heve applied for this route already need not apply. These applications elso will be considered by the Regionel Transport Anthorlty along with other applicetions, if any, recelved in pursuance of this notlficatlon. Applt-cations recelved after the due date will not be accepted. The applications should be in the prescribed form (Vide Motor Vehicles Rule 166) with receipted chelan for the prescribed fee (Vide Rule 179).

Route:—Aryesala-Thembamood via Oolloor, Sreekariam, Chekkalamukku, Kariam, Pothencode, Thycand and Venjaramoodu.

Office of the Regionel Transport Authorlty, Trlvandrum-1.

K. C. NAMBIAR,
Secretary,
Regional Transport Authority.

NOTIFICATION

13th June 1958

Whereas applications have been received from the undermentioned persons for the issue of public carrler permits in respect of goods vehicles to run on the area mentioned against each for the transport of all kinds of unhazerdous goods, under the provisions of section 57 of the Indian Motor Vehicles Act IV of 1939, it is hereby notified for the information of the public or whom-so-ever it may concern that representations, if any, against the grant of public carrier permits in respect of the said vehicles should reach the Office of the undersigned within 15 days of the publication of the notification in the Government Gazette. Representetions received after the appointed date will not be coosidered. The undersigned will consider the objections at a public hearing on such dete and place as mey be lntimated by notice in due course to the objectors concerned.

Sl. No.	*Reference No.*	*Name and address of the applicant.*	*Identification mark.*	*Area.*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	109/P2-Q/58	G. Krishnen Nair, Govindemangalam, S. V. O. C. Deeler & Timber Merchant, Pathanamthttta	KLQ. 2380	1 Pathanamthltta - Kasargode via Kottayam - Trichnr. 2. Pathanamthltta-Parasala via Punalur and Anchel and Ayoor. 3. Pathanamthitta-Pathanamthitta S. B. Trivandrum. 4. Pathanamthitta-Rajampara-Chittar-Erumell via Ranni. 5. Pathanamthitta-Munnar-Ernakulam via Kottayam. 6. Pathanamthitta - Kayamkulam - Chengannacherry Market vla Adoor and Mavelikkara. 7. Pathanamthitta-Quilon-Trivendrum vla Kulanada and Adoor. 8. Pathanamthitta-Mattancherry-Cochin-Alleppey via Kozhencherry - Vallamkulam and Kuttayem. 9. Kottayam - Thodupuzha - Trichur. 10. Kottayam-Erumeli-Mundakayam - Devikulam - Ernakulam. 11. Pathanamthitta-Erumeli-Mundakayam via Kozhencherry and Aiyoor and Ranni. 12. Kottayam-Trivandrum via Kottarakara. 13. Kottayam-Kumlli vla Vandiperiyar-Kumlli. 14. Renni - Rajampara-Chittar-Kayamkulam-Chenganuur. 15. Kottayem-Achancoil. 16. Kottayam - Konni - Pathanapurem - Adoor - Sasthamcotta. 17. Quilon-Paravoor-Madathera. 18. Chengara-Kiliyara Public road limit via Konni. 19. Quilon-Varkala-Kadakkavoor - Chirayinkll. 20. Kottayam-Chalakudy-Trlchur-Alwaye. 21. Quilon-Anchal-Kulathupuzha-Punalur.

Sl. No. (1)	Reference No. (2)	Name and address of the applicant. (3)	Identification mark. (4)	Area. (5)
2	172/P2-Q/58	A. Abdul Khadir Kunju, Plant & Fruit Merchant, Polathode, Quilon	KLQ. 2392	1. Quilon-Ernakulam-Mattancherry via Kottayam. 2. Quilon-Kasargode via Kottayam and Trichur. 3. Quilon-Muvattupuzha-Munnar-Devikulam. 4. Quilon-Aryankavu (S. B.) Trivandrum-Parasala (S. B.) 5. Kottayam-Kottarakara-Trivandrum-Quilon. 6 Punalur-Chengannur-Kozhencherry-Pathanamthitta-Ranni via Adoor. 7. Kottarakara-Erumeli via Adoor and Pathanapuram and Ranni. 8. Quilon-Mayyanad-Kundara-Kotlayathukadavu via Anchalumcodu. 9. Quilon-Paravoor-Varkala-Chirayinkil. 10. Quilon-Kadakkavoor-Madathara-Kulathupuzha. 11. Quilon-Paripally-Kulathupuzha via Anchal 12. Kottayam-Kumili-Peermade. 13. Erattupetta-Alwaye-Cochin-Alleppey. 14. Punalur-Mundakayam-Peermade via Kozhencherry-Aloor and Ranni. 15. Erumeli-Chenganacherry Market-Alleppey. 16. Punalur-Kayamkulam-Chengannur via Mavelikkara. 17. Quilon-Nedumangaud. 18. Adoor-Sasthamcotta-Karunagapally. 19. Quilon-Kottiyam via Kundara. 20. Quilon-Chittar via Adoor and Pandalam. 21. Neendakara-Ayoor-Punalur.
3	176/P2-Q/58	Varghese John, Mannil Puthen Purayil, Pennukara North, Alai	KLA. 83	1. Trichur-Trivandrum. 2. Kayamkulam-Adoor-Thenmala. 3. Haripad-Pandalam-Chittar. 4. Kayamkulam-Chengannur-Ranni. 5. Chengannur-Quilon-Trivandrum. 6. Kottayam-Erattupetta. 7. Chenganacherry-Kumily. 8. Thiruvella-Ranni. 9. Ranni-Punalur.
4	177/P2-Q/58	A. Malini Amma, Jaya Vihar, Kochupilamood, Quilon	Will be furnished later on	1. Quilon-Balaramapuram-Kattakada via Trivandrum. 2. Trivandrum-Kasargode via Kotlarakara Kottayam-Shorannur-Calicut and Cannanore. 3. Trivandrum-Shencotta-Quilon. 4. Kundara-Madathara via Paravoor and Paripally. 5. Kottarakara-Pooyapally. 6. Kayamkulam-Punalur-Kulathupuzha-Madathara. 7. Thiruvella-Kozhencherry. 8. Kayamkulam-Mavelikkara-Chengannur-Mallapally. 9. Punalur-Pathanamthitta-Erumeli. 10. Sasthamcotta-Adoor-Kaipattoor-Chittar via Ezhamkulam. 11. Palode-Kilimanoor-Attingal-Peringamal. 12. Kottayam-Muvattupuzha via Palai and Thodupuzha. 13. Kottayam-Ernakulam-Mattancherry-Wellingdon Island via Trippunithura. 14. Alwaye-Ernakulam-Alleppey via Aroor. 15. Shorannur-Palghat. 16. Shorannur-Nilambur via Pattambi-Melathur-Kollaparambu-Kalikave and Vandur. 17. Nilambur-Perinthalmana via Mancherry-Malapuram-Melathur. 18. Perinthalmana-Tirur. 19. Perinthalmana-Shorannur via Manarcaud-Mundur-Ottapalam-Cherlplissery-Karimpuzha-Kongad-Ambalapara and Pathripala. 20. Mancherry-Artcode. 21. Perinthalmana-Vandur via Oranampuram and Pandikadu. 22. Irinjalakuda-Trichur-Karamchira.

K. PARAMESWARAN NAIR,
Secretary, State Transport Authority.

Trivandrum.

Registered No. M. 467

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958 [No. 25

PART III

Statistics Department

I

Weekly Statement of Births and Deaths from Principal Diseases in Towns with a population of 30,000 or over, for the week ended 10-5-1958.

PH5/P3/58/SD. 27th May 1958.

Name of Town.	Estimated population in 1958.	Live births.	Birth-rate per mille	Deaths from Cholera.	Smallpox.	Plague.	Fevers.	Dysentery and diarrhoea.	Respiratory diseases.	** Deaths—all causes.	Death-rate per mille (annual)	Infant deaths.	Maternal deaths.
Trivandrum	247,000	158	29·05	..	..	..	6	2	..	42	8·84	3	..
Quilon	82,000	80	50·73	..	..	..	1	4	..	23	14·59	3	..
Alleppey	195,000	100	26·07	..	..	..	1	..	..	22	5·87	3	..
Changanacherry	44,000	38	44·91	..	...	..	..	1	..	6	7·09	..	..
Kottayam	55,000	10	9·46	..	..	..	1	..	..	3	3·84	..	..
Mattancherry	94,000	25	13·83	..	..	..	..	..	..	13	7·19	..	..
Trichur	80,000	30	19·50	..	..	..	1	1	..	26	16·90	4	..
Ernakulam	77,000	45	30·39	..	..	..	..	1	..	17	11·48	1	..
Fort Cochin	33,000	32	50·42	..	..	..	1	..	2	13	20·49	3	..
Kozhikode	187,000	152	42·27	..	..	..	18	11	9	107	29·75	14	1
Palghat	82,000	46	29·17	..	..	..	5	..	..	29	18·39	7	..
Cannanore	49,000	27	28·65	..	..	..	4	..	2	16	16·98	..	1
Tellicherry	43,000	46	55·63	..	..	..	2	1	..	11	13·30	2	..
Total	12,68,000	769	31·54	..	..	..	40	21	13	323	13·45	40	2

Source:—Official returns received from the Municipal Towns and Trivandrum City Corporation.
** Total number of deaths excluding born dead cases.

II

Weekly Statement of Births and Deaths from Principal Diseases in Towns with a Population of 30,000 or over, for the week ended 24-5-1958.

No. PH5/P3/58/SD. *13th June 1958.*

Name of Town	Estimated population in 1958	Live births	Birth rate per mille	Deaths from Cholera	Smallpox	Plague	Fevers	Dysentery and diarrhoea	Respiratory diseases	** Deaths all causes	Death rate per mille (annual)	Infant deaths	Maternal deaths
Trivandrum	247,000	126	26·53	..	..	..	6	6	..	46	9·68	6	..
Quilon	88,000	120	70·91	..	..	..	..	..	..	1	0·06	..	..
Alleppey	195,000	37	9·87	..	..	..	..	1	..	14	3·73	2	
Changanacherry	44,000	24	28·36	..	..	..	1	..	..	8	9·45	..	..
Kottayam	55,000	8	7·56	..	..	..	2	..	..	17	16·07	..	..
Mattancherry	94,000	30	16·60	..	..	..	1	1	..	22	12·17	2	..
Trichur	80,000	34	22·10	..	..	..	..	1	..	13	8·45	1	..
Ernakulam	77,000	40	27·01	..	..	..	1	..	..	18	12·16	1	..
Fort Cochin	33,000	24	37·82	..	..	..	4	1	..	12	18·91	1	..
Kozhikode	187,000	143	39·77	..	..	..	13	6	9	86	23·91	12	4
Palghat	62,000	36	30·19	..	..	..	..	..	..	18	15·10	4	..
Cannanore	49,000	30	31·84	..	..	..	5	..	1	11	11·67	1	..
Tellicherry	43,000	39	47·16	..	..	..	1	1	..	8	9·67	1	..
Total	126,800	691	28·34	..	..	..	34	17	10	274	11·24	31	4

Source.—Official returns received from the Municipal Towns and Trivandrum City Corporation.

** Total number of deaths excluding born dead cases.

Office of the Director of
Statistics, Trivandrum.

(Sd.)
For *Director of Statistics.*

STATEMENT OF RETAIL PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING FRIDAY, THE 9TH MAY 1958.

Sl. No.	Centres.	Rice (F.P.) Ed.	Rice (O.M.) Ed.	Corriander Lb.	Chillies Lb.	Onions Lb.	Salt Lb.	Tapioca (raw) Lb.	Green Gram Lb.	Black Gram Lb.	Red Gram Lb.	Dhall Lb.	Brinjal Lb.	Ladies Finger Lb.	Plantain Lb.	Cucumber Lb.	Pumpkin Lb.	Chenai Lb.	Mutton Lb.	Beef Lb.	Fish Lb.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	Neyyattinkara		0.64	0.37	0.84	0·11	0·03	0·03	0·31	0·30	0·24	0·24	0·20	0·19	0·12	0·05	0·06	0·14	1·00	0·50	0·30
2	Trivandrum	0.53	0·71	0·39	0·75	0·09	0·03	0·04	0·30	0·28	0·31	0·31	0·18	0·31	0·19	0·06	0·07	0·07	1·13	0·50	0·37
3	Nedumangad	0·55	0·65	0,27	0·75	0·13	0·03	0·03	0·34	0·27	0·25	0·22	0·20	0·31	0·14	0·09	0·06	0·15	1·25	0.50	0·37
4	Attingal	0·55	0·66	0·31	0·66	0·09	0·03	0·05	0·30	0·27	..	0·22	0·22	0·31	0·12	0·09	0·09	0·08	1·00	..	0·47
5	Quilon	..	0·64	0·33	0·87	0·12	0·03	0·05	0·30	0·33	0·25	0·25	0·19	0·27	0·10	0·06	0·06	0·10	1·25	0·37	0·50
6	Kundara	..	0·64	0·34	0·91	0·14	0·03	0·05	0·30	0·33	0·25	0·25	0·19	0·25	0·10	0·06	0·06	0·10	1·00	0·37	0·50
7	Kottarakara	..	0·64	0·25	0·75	0 12	0·03	0·04	0·30	0·28	..	0·23	0·11	0·25	0·12	0·12	0 08	0·09	1:00	0·37	0·63
8	Adoor	..	0·65	0·37	0·75	0·12	0·03	0·04	0·37	0·28	0·28	0·25	0·19	0·25	0·12	0·06	0,03	0·09	1·00	0·50	0·50
9	Punalur	0·56	0·60	0·31	0·74	0·12	0 03	0·03	0·33	0·29	0·25	0·25	0·12	0·25	0·07	0·07	..	0·12	1·00	0·44	0·53
10	Pathanamthitta	0·56	0·65	0;36	0·78	0·12	0·03	0·04	0·33	0·31	0·22	0·25	0·18	0·30	0·12	0·06	0·06	0·09	1·00	0·37	0·53
11	Mavelikara	..	0·64	0·37	0·87	0·12	0·03	..	0·33	0·29	0·28	0·24	0·12	0·19	0·09	0.06	0·06	0.09	1·12	0·50	0·62
12	Thiruvalla	0·56	0·65	0·31	0·72	0·11	0·03	..	0·33	0·30	0·25	0·25	0·12	0.15	0·15	0·06	0·06	0·09	1·00	0·50	0·43
13	Kayamkulam	0·56	0·65	0·30	0·75	0·09	0·03	0·04	0·32	0·28	0·24	0·22	0·12	0.25	0·12	0·06	0·08	0·09	1·00	0·50	0·31
14	Alleppey	..	0·65	0·31	0·75	0·14	0·03	0·05	0·31	0·28	0·27	0·24	0·15	0·34	0·12	0·06	0·06	0·12	1·19	0·50	0·28
15	Pulinkunnu	..	0·65	0·37	0·81	0·12	0·03	0·05	0·30	0·30	0·25	0·25	0·15	0·34	0·09	0·06	0·06	0·12	1·12	0·47	0·41
16	Sherthalai	..	0·61	0·28	0·81	0·12	0·03	0·06	0·31	0·31	0·25	0·24	0·18	0·21	0·06	0·06	0·06	0·08	1·25	0·50	0·44
17	Changenacherry	..	0·62	0·28	0·69	0.12	0·03	..	0·31	0·30	0·25	0·25	0·13	0·17	0·15	0·09	0·11	0·13	1·13	0·50	0·44
18	Mundakayam	..	0.59	0·31	0·81	0·13	0·04	..	0·31	0·31	0·28	0·25	0 15	0·21	0·17	0·08	..	0.11	1.13	0·50	0·57
19	Kottayam	..	0·59	0·34	0·81	0·11	0·03	..	0·30	0·25	0·27	0·24	0·12	0·25	0·09	0·12	0·06	0·15	1·25	0·50	0·75
20	Vaikom	0·53	0·59	0·27	0·78	0·12	0·03	0·04	0·36	0·28	0 27	0·23	0·19	0·28	0·09	0·06	0·06	0·12	1·19	0·50	0·28
21	Palai	..	0·58	0·31	0·80	0·13	0·04	0·06	0·34	0·29	0·25	0·25	0·19	0·24	0·19	0·05	0.05	0·13	1·00	0·50	0·25
22	Thodupuzha	0·56	0·56	0·28	0·75	0 12	0·04	0·06	0·31	0·29	0·25	0·24	0·19	0·25	0·15	0·06	0·06	0·11	1·00	0·50	0·50
23	Muvattupuzha		0,54	0.31	0.88	0.13	0·04	0·06	0·23	0·31	0.27	0·24	0·13	0·28	0·12	0·09	0·09	0·11	1·00	0·50	0·49
24	Munnar*																				
25	Peermade*	..	..	..	.			..	..	..			..			...			..		
26	Alwaye	0·54	0·58	0·34	1 00	0·14	0·04	0·07	0·33	0·31	0·29	0·25	0·17	0·32	0·12	0·09	0·09	0·14	1·12	0·44	0·41
27	Perumbavoor	0·54	0·53	0·30	0·97	0·14	0·04	0·06	0·32	0·29	0·25	0·25	0·14	0·30	0·12	0·09	0·09	0·11	1·00	0·44	0·39
28	Parur	0·53	0·59	0·33	0·84	0·12	0·04	0·05	0·36	0·34	0·27	0·33	0·12	0·37	0·09	0·06	0·06	0·09	1·25	0·50	0·50
29	Ernakulam	..	0·59	0·34	1·97	0·13	0·04	...	0·34	0·34	0·30	0·25	0·12	0·34	0·12	0·09	0·06	0·10	1·00	0·37	0·41
30	Mattancherry	..	0·56	0·33	0·91	0·12	0·04	..	0·34	0·34	0·31	0·25	0·14	0·33	0·12	0·09	0·06	0.10	1·00	0·34	0·41
31	Chalakudy	0·54	0·60	0·44	0 94	0·12	0·04	0·06	0·34	0·35	0·31	0·25	0·17	0·22	0·09	0·06	0·06	0·15	1·09	0.50	0·40
32	Irinjalakuda	0.54	0·59	0·44	0·94	0·12	0·04	0·06	0.32	0·34	0·31	0·25	0·20	0·25	0·09	0·07	0·08	0·12	1·06	0.50	0·40
33	Trichur	..	0·56	0·27	1·06	0·11	0·04	0·03	0·33	0·31	0·31	0·30	0·12	0·28	..	0·11	0·06	0·09	1·37	0·50	0·40
34	Chittur	..	0·53	0·43	1·00	0·11	0·03	..	0·30	0·33	0·29	0·33	0·06	0·20	0·09	0·06	0·06	0·06	1·00	..	0·31
35	Wadakkancherry	..	0·55	0·36	0·87	0·11	0·03	0·06	0·31	0·31	0·31	0·23	0·18	0·24	0·12	0·06	0·06	0·09	1·19	0·50	0.53

*Data not received.

STATEMENT OF RETAIL PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING FRIDAY THE 9TH MAY 1958—(*contd.*)

Sl. No.	Centres	Rice (F.P.) Ed.	Rice (O.M.) Ed.	Corriander Lb.	Chillies Lb.	Onions Lb.	Salt Lb.	Tapioca (raw) Lb.	Green Gram Lb.	Black Gram Lb.	Red Gram Lb.	Dhall Lb.	Brinjal Lb.	Ladies Finger Lb.	Plantain Lb.	Cucumber Lb.	Pumpkin Lb.	Chenai Lb.	Mutton Lb.	Beef Lb.	Fish Lb.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
36	Kunnamkulam	..	0·53	0·34	0·87	0·09	0·03	0·06	0·34	0·30	0·28	0·23	0·17	0·24	0·09	0·06	0·09	0·09	1·25	0·50	0·50
37	Chawghat	..	0·58	0·50	0·87	0·09	..	0·06	..	..	..	..	0·13	..	0·10	0·06	0·06	0·08	1·25	0·68	0·50
38	Alathur	..	0·50	0·28	0·87	0·10	0·03	..	0·30	0·27	0·27	0·27	0·06	..	0·09	0·05	0·06	0·07	1·12	..	0·50
39	Palghat	..	0.55	0·43	0·90	0·09	0·03	0·06	0·35	0·31	0·34	0·36	0·04	0·21	0·09	0·06	0·05	0·05	1·16	..	0·39
40	Ottapalam	..	0·51	0·37	0 97	0·11	0·03	0·06	0·36	0·36	0·34	0·36	0·14	0·19	0·14	0·08	0·07	0·09	1·00	0·37	0·37
41	Ponnani	..	0·47	0·31	0·86	0·12	0·03	0·06	0·25	0·25	0·25	0·31	..	..	0·14	0·04	0·05	0·11	1·00	0·39	0·24
42	Tirur	..	0·62	0·15	0·86	0·12	0·04	..	0·31	0·31	0·31	0·34	0·15	0·33	0·09	0·04	0·06	0·10	1 12	..	..
43	Manjeeri	..	0·56	0·35	1·00	0·12	0·04	0·06	0·25	0·28	0·25	0·30	..	..	0·17	0·04	0·07	0·09	1·25	0·38	0·15
44	Kozhikode	..	0·55	0·34	0·88	0·12	0·03	0·06	0·34	0·28	0·25	0·25	0·17	0·30	0·11	0·08	0·07	0·13	1·25	0·56	..
45	Quilandi	..	0·72	0·25	0·87	0·12	0·03	0·06	0·31	0·31	0·25	0·36	0·09	0·24	0·12	0·09	0·06	0·09	1·37	0·50	0·12
46	Badagara	..	0·87	0·31	0·81	0·09	0·04	0·06	0·34	0·31	0·25	0·28	0·15	0·25	0·10	0·09	0·06	0·13	1·25	0·50	0·19
47	Hosdurg	..	0·63	0·40	0·67	0·12	0·03	..	0·27	0·28	0·20	0·24	0·19	0·25	0·14	0·06	0·05	0·15	1·37	0·33	0·14
48	Kasaragod	..	0·50	0·47	0·77	0·10	0·04	..	0·31	0·28	0·25	0·36	0·11	0·22	0·12	0·05	0.07	0·14	1·50	..	0·20

* Data not received.

STATEMENT OF RETAIL PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING FRIDAY THE 9TH MAY 1958.

Sl. No.	Centres	Milk (cow's) Ed.	Milk (buffalo's) Ed.	Tea Lb.	Coffee powder Lb.	Sugar Lb.	Jaggery Lb.	Cocoanut oil Ed.	Gingelly oil Ed.	Cocoanut (without husk) 100	Thorthu Each	Mundu Each	Kerosene 24 oz.	Laurel oil 24 oz.	Firewood Ton	Betel leaves 100	Arecanut 100	Tobacco (ordy.) Lb.	Tobacco (Jaffna) Lb.
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	Neyyattinkara	1·00	1·00	2·53	2·94	..	0·34	3·16	3·43	15·00	0·75	2·38	0·28	1·14	30·00	0·25	4·69	1·09	4.00
2	Trivandrum	1·00	1·13	2·53	3·37	0·52	0·33	3·50	3·50	17·75	0·75	1·89	0·27	1·06	28·50	..	4·00	1·75	4·50
3	Nedumangad	1·00	1·12	2·47	3·50	..	0·37	3·00	3·00	16·75	0·75	2·50	0·27	0·75	29·00	0·09	4·00	1·25	4·00
4	Attingal	0·89	0·99	2·62	3·00	0·50	0·28	2·77	3·19	17·25	0·81	3·00	0·27	..	28·00	0·28	6·00	2·50	4·50
5	Quilon	0·87	1·06	2·19	3·06	..	0·68	3·22	3·47	21·75	0·97	2·38	0·25	..	24·00	0·25	4·38	1·44	4·38
6	Kundara	0·87	1·00	2·19	3·22	..	0·65	3·25	3·50	21·25	0·97	2·31	0·25	..	23·50	0·22	4·13	1·31	4·38
7	Kottarakara	0·69	0·81	2·00	3·13	..	0·37	3·00	3·50	19·50	0·87	2·38	0·25	..	24·50	0·12	5·13	1·28	3·25
8	Adoor	0·62	0·87	2·12	2·75	0·52	0·33	2·12	3·37	22·00	0.75	2·12	0·28	..	22·50	0·09	4·50	1·25	..
9	Punalur	0·62	0·75	1·47	2·88	..	0·36	3·15	3·54	17·63	1·06	2·28	0.25	1·14	20·00	0·10	5·38	1.44	..
10	Pathanamthitta	0·62	0·94	2·06	2·17	..	0·36	3·11	3·28	20·50	0·80	2·09	0·25	1·41	26·50	0·21	4·16	1·59	3·97

STATEMENT OF RETAIL PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING FRIDAY, THE 9TH MAY 1958—(*concld.*)

Sl. No.	Centres	Milk (cow's) Ed.	Milk (buffalo's) Ed.	Tea Lb.	Coffee powder Lb.	Sugar Lb.	Jaggery Lb.	Cocoanut oil Ed.	Gingelly oil Ed.	Cocoanut (without husk) 100	Thorthu Each	Mundu Each	Kerosene 24 oz.	Laurel oil 24 oz.	Firewood Ton	Betel leaves 100	Arecanut 100	Tobacco (ordy.) Lb.	Tobacco (Jaffna) Lb.
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
11	Mavelikara	0.62	1·00	2·25	3·25	..	0·50	3·00	3·25	22·00	0·87	2·00	0·25	..	22.00	0·15	4·50	1·12	3·83
12	Thiruvalla	0.62	0·94	2·25	2·50	...	0·47	3·19	4·38	22·50	0·75	2·19	0·25	...	27·00	0·22	4.50	1·63	4·25
13	Kayamkulam	0·66	0.97	2·19	3·00	..	0·37	3·00	3·86	17·00	0·87	2·19	0·25	0·90	25·00	0.15	4·38	1·25	3·50
14	Alleppey	1·12	1·50	2·13	2·87	..	0·44	3·14	3·75	23·50	0.81	2·19	0·25	0·94	30·50	0·25	5·75	1·56	4·13
15	Pulinkunnu	0·94	1·25	2·13	2·75	...	0·50	3·33	3·66	23·00	0·81	2·19	0.25	..	24.00	0·41	5·25	1·56	3·98
16	Sherthalai	1·00	1·25	2·12	3·06	..	0·44	3·06	3·41	22·00	0·87	2·12	0·23	..	25·00	0·17	4·00	1·56	5·00
17	Changanacherry	0·75	1·00	2·13	2·38	..	0·41	2·75	3·34	20·00	0·72	1·94	0·25	..	21·00	0·24	4·13	1·38	3·75
18	Mundakayam	0·75	1·00	2·13	2·00	..	0·41	2·92	2·67	21·00	0·75	2·00	0·25	..	19·00	0·19	4·25	1·38	5·00
19	Kottayam	1·06	1·50	2·78	2·75	..	0·46	3·00	3·56	23·50	0·87	2·06	0·25	..	25·00	0·25	4·00	1·88	4·25
20	Vaikom	0·94	1·25	2·23	2·50	..	0·43	3·06	3·64	21·25	0·78	2·13	0·25	..	19·00	0·24	4·69	1·50	4·75
21	Palai	1·00	1·31	2·25	2·25	..	0·40	3·24	4·50	24·00	0·87	2·50	0·25	..	21·25	0·19	4·50	1·75	5·50
22	Thodupuzha	1·06	1·35	2·25	2·25	0·53	0·50	2·83	3·23	22·00	0·75	2·50	0·25	..	20·00	0·19	4·00	1·75	5·50
23	Muvattupuzha	1·00	1·25	2·06	2·28	..	0·53	3·00	3·70	24·50	0·75	2·25	0·25	..	22·50	0·22	3·13	2·13	5·43
24	Munnar*																		
25	Peermade*																		
26	Alwaye	1·00	1·25	2·50	2·47	..	0·25	3·03	3·25	24·50	0·66	2·16	0·25	..	22·63	0·25	5·31	2·06	..
27	Perumbavoor	1·00	1·25	2·47	2·47	..	0·25	3·00	3·25	24·50	0·69	2·19	0·25	..	18·50	0·24	5·38	2·00	..
28	Parur	1·00	1·12	2·25	2·31	..	..	3·00	3·94	22·00	0·69	1·94	0·25	..	23·00	0·27	5·00	1·50	4·75
29	Ernakulam	1·00	1·25	2·25	2·37	...	0·22	2·75	3·13	24·50	0·62	2·19	0·25	..	23·75	0·30	4·13	2·25	..
30	Mattancherry	1·00	1·25	2·25	2·44	..	0·22	2·75	3·25	23·75	0·62	2·16	0·25	..	24·75	0·28	4·13	2·25	..
31	Chalakudy	1·00	1·12	2·69	2·50	..	0·25	2·75	3·12	22·00	0·69	1.75	0·22	..	34·50	0·22	7·00	1·50	..
32	Irinjalakuda	1·00	1·12	2·75	2·50	..	0·25	2·75	3·12	22·00	0·74	1·69	0·22	..	34·00	0·25	7.50	1·41	..
33	Trichur	1·00	1·31	2·59	2·56	..	0·34	2·97	3·00	23·50	0·77	2·13	0·25	..	35·50	0·22	5·75	1·75	..
34	Chittur	0·75	0·75	2·56	2·69	0·53	0·24	3·12	3·25	19·50	0·66	1·75	0·25	..	30·00	0·12	3·06	1·12	..
35	Wadakkancherry	0·87	1·12	2·62	3·00	..	0·25	2·81	2·81	21·75	0·75	2·56	0·22	..	24·00	0·11	5·00	2·13	..
36	Kunnamkulam	0·87	1·06	2·62	2·87	..	0·24	2·65	2·94	21·25	0·75	2·44	0·22	..	26·00	0·09	6·00	2·13	..
37	Chowghat	1·00	1·25	2·25	2·39	0·52	0·31	2·62	2·75	21·00	0·64	2·00	0·30	0·75	25·00	0·14	4·25	2·50	3.00
38	Alathur	0·75	0·87	1·94	2·38	0·52	..	2·87	2·94	23·50	0·56	2·07	0·22	..	30·00	0·12	4·50	2·25	..
39	Palghat	0·75	0·94	3·08	2·78	0·50	0·22	3·19	3·00	21·00	0·59	2·69	0.23	..	42·50	0·24	3·82	2·13	..
40	Ottapalam	0·75	1·00	2·50	2·63	0·54	0·25	3·19	3·13	20·50	0·75	2·16	0·23	..	19·50	0·09	3·13	1·75	..
41	Ponnani	0·75	1·00	1·86	2·38	0·51	0·21	3·00	4·00	18·25	0·69	2·28	0·23	..	31·75	0·24	4·13	1·66	..
42	Tirur	1·00	1·12	2·34	2·37	0·53	0·31	3·12	3·75	18·25	0·85	1·00	0·25	..	39·00	0·12	4·13	1·33	..
43	Manjeeri	1·00	1·25	2·62	2·37	..	0·28	3·06	3·19	23·00	0·62	2·56	0·23	..	27·00	0·38	4·50	1·50	..
44	Kozhikode	1·25	1·75	2·19	2·25	0·53	..	2·88	3·00	17·25	0·62	2·50	0·23	..	35·00	0·21	3·00	1·37	..
45	Quilandy	1·00	1·25	2·25	2·50	..	..	2·94	4·00	20·00	0·66	2·50	0·25	..	18·25	0·19	3·94	1·50	..
46	Badagara	1·00	1·25	2·50	2.25	0·52	0·28	4·50	4·32	20·00	0·75	2·13	0·25	..	20·00	0·31	3·00	2·00	4·13
47	Hosdurg	0·75	0·94	2·06	2·69	0·53	0·19	2·84	3·00	18·25	1·06	2·63	0·25	..	32·50	0·14	4·63	1·00	..
48	Kasaragod	0·50	0·50	2·00	2·75	..	0·19	3·18	3·[illegible]4	22·00	1·00	2·44	0·25	..	35·50	0·10	4·00	1·69	..

Trivandrum,
21-5-1958.

* Data not received

K. C. CHERIYAN,
Assistant Director-in-charge.

STATEMENT OF WHOLESALE PRICES OF VARIOUS COMMODITIES FOR THE WEEK ENDING FRIDAY, THE 16TH MAY 1958.

Sl. No.	Centre	Rice (Bag of 162 lb.) (73·48 Kilogram)	Wheat (Candy of 656 lb.) (297·56 Kilogram)	Copra (Candy of 656 lb.) (297·56 Kilogram)	Coconut oil (Candy of 656 lb.) (297·56 Kilogram)	Coconut oil-cake (Candy of 656 lb.) (297·56 Kilogram)	Coir Candy of 672 lb.) (304·81 Kilogram)	Palmgur (Maund of 82 2/7 lb.) (37·33 Kilogram)	Black pepper (Candy of 672 lb.) (304·81 Kilogram)	Ginger (Candy of 672 lb.) (304·81 Kilogram)	Turmeric (Candy of 672 lb.) (304·81 Kilogram)	Arecanut (100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	Neyyattinkara ..	38·00	..	..	N. Q.	..	N. Q.	..	N. Q.	..	..	3·75†
2	Trivandrum ..	38·50	185·00	..	650·00	..	N. Q.	19·00	..	..	..	4·00†
3	Nedumangad ..	39·00	..	..	665·00	110·00	..	..	528·00	..	..	3·50
4	Attingal ..	39·21	..	395·53	651·18	..	270·00	..	..	..	..	6·00
5	Quilon ..	37·25	185·00	410·00	650·30	100·00	240·00	..	..	..	..	4·87†
6	Kottarakara ..	37·00	..	..	650·30	..	..	..	..	..	..	4·50†
7	Punalur ..	37·50	..	..	668·80	..	..	..	..	..	..	5·00
8	Pathanamthitta ..	39·25	..	442·50	645·30	105·50	..	..	570·00	..	N. Q.	3·94
9	Adoor ..	37·50	..	..	664·80	..	..	..	..	..	..	5·00†
10	Kayamkulam ..	38·50	..	410·00	645·30	112.50	192·00	..	..	..	..	4·00†
11	Mavelikara ..	38·00	..	..	647·80	..	..	..	..	..	..	4·50
12	Thiruvella ..	38·98	..	..	658·05	117·88	..	..	..	..	..	4·00
13	Alleppey ..	39·00	179·37	435·00	652·80	102·50	260·00	19·20	600.00	212·50	115·00	4·50
14	Shertallai ..	38·50	..	..	652·80	..	215·00	..	..	..	..	3.75
15	Changanacherry ..	38·00	N.Q.	435·00	650·30	..	..	..	N.Q.	..	..	N. Q.
16	Kottayam ..	39·50	..	..	652·80	112·00	..	22·04	575·00	..	..	4·50
17	Vaikom ..	39·50	..	422·75	650·00	..	210·00	..	..	..	..	3·25†
18	Palai ..	40·00	..	..	657·80	115·00	..	..	575·00	177·50	N. Q.	4·50
19	Munnar ..	41·50	N.Q.	..	N.Q.	..	..	..	..	..	..	..
20	Thodupuzha ..	38·00	..	..	649·80	..	..	..	551·00	195·00	N. Q.	3·75
21	Muvattupuzha ..	38·00	..	..	632·80	105·00	..	..	N.Q.	N.Q.	N.Q.	3·00
22	Ernakulam ..	38·14	..	..	652·80	..	..	..	..	..	..	3·25
23	Mattanchery ..	37·90	170·00	415·00	652·80	112·00	220·00	N. Q.	606·25	212·50	137·50	3.25
24	Perumbavoor ..	38·50	..	..	650·80	..	..	..	..	..	..	5.00
25	Kuruppumpadi ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
26	Alwaye ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
27	Parur ..	38·50	..	..	651·80	105·00	N Q.	..	..	..	..	N. Q.
28	Cranganore ..	..	..	..	..	..	175·50	..	..	..	..	..
29	Irinjalakuda ..	38·25	..	..	664·80	..	..	..	590.00	..	..	6.50
30	Trichur ..	36·50	185.00	N. Q.	657·80	120·00	..	N. Q.	585·00	N. Q.	N. Q.	4.50
31	Wadakkanchery ..	36·50	..	..	N. Q.	..	..	..	..	..	..	N. Q.
32	Kunnamkulam ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	N. Q.
33	Chittur ..	34·50	..	..	N. Q.	..	..	..	..	..	..	..

† Soaked.

N. Q.=Not quoted.

STATEMENT OF WHOLESALE PRICES OF VARIOUS COMMODITIES FOR THE WEEK ENDING FRIDAY THE 16TH MAY 1958—(contd.)

Sl. No.	Centre	Rice (Bage of 162 lb.) (73·48 Kilogram)	Wheat (Candy of 656 lb.) (297·56 Kilogram)	Copra (Candy of 656 lb.) (297·56 Kilogram)	Coconut oil (Candy of 656 lb.) (297·56 Kilogram)	Coconut oil-cake (Candy of 656 lb.) (297·56 Kilogram)	Coir (Candy of 672 lb.) (304·81 Kilogram)	Palmgur (Maund of 82 2/7 lb.) (37·33 Kilogram)	Black pepper (Candy of 672 lb.) (304·81 Kilogram)	Ginger (Candy of 672 lb.) (304·81 Kilogram)	Turmeric (Candy of 672 lb.) (304·87 Kilogram)	Arecanut (100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
34	Chowghat ..	36·50	..	415·00	N. Q.	..	..	..	..	..	..	4·00
35	Palghat ..	39 50	182·40	..	664·20	114·80	..	..	N. Q.	..	134·40	2·75
36	Ottappalam ..	35·50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3·00†
37	Ponnani ..	38·00	N. Q.	417·43	647·86	117·56	296·80	..	..	..	..	N.Q.
38	Perinthalmanna ..	37·25	..	..	N. Q.	N.Q.	..	..	..	N.Q.	..	3·75
39	Tirur ..	38·00	..	..	665·69	107·94	246·00	..	..	..	N. Q.	4·00
40	Kozhikode ..	38·50	169·60	440·44	663·00	112·45	206·40	..	600·00	216·00	153·20	3·25†
41	Badagara ..	40·50	..	435·83	644·25	114·30	..	..	585·35	N. Q.	N. Q.	3·00
42	Taliparamba ..	39·00	..	..	660·66	N. Q.	..	..	616·00	N. Q.	N. Q.	3·00
43	Hosdurg ..	38·25	..	..	647·13	N. Q.	..	..	627·72	N. Q.	N. Q.	N. Q.
44	Kasargod ..	39·54	..	..	669·96	N. Q.	..	..	600·00	..	N. Q	4·00

† Soaked N. Q.=Not quoted

STATEMENT OF WHOLESALE PRICES OF VARIOUS COMMODITIES FOR THE WEEK ENDING FRIDAY, THE 16TH MAY 1958—(*contd*).

Sl. No.	Centre	Lemon grass oil (Box of 12 bottle)	Bananas (100)	Tapioca 680 lb. (308·44 Kilogram)	Cashewnut (Candy of 672 lb.) (304·81 Kilogram)	Coconut with husk (100)	Rubber (100 lb.) (45·36 Kilogram)	Molasses (Maund of 82 2/7 lb.) (37·33 Kilogram)	Tea (1 lb.) (0·45 Kilogram)	Coffee (1 lb.) (0·45 Kilogram)	Cardamom (1 lb.) (0·45 Kilogram)
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	Neyyattinkara ..	..	7·50	N. Q.	..	17·00	..	N. Q.	..	..	..
2	Trivandrum ..	..	7·50	..	..	20·50	..	..	..	..	..
3	Nedumangad ..	..	..	17·75	..	17·00	..	..	..	N.Q.	..
4	Attingal ..	..	..	..	..	20·00	..	..	..	..	..
5	Quilon ..	..	7·75	..	167·00	22·00	..	22·25	..	..	..
6	Kottarakara ..	..	..	..	..	18·50	..	..	..	..	..
7	Punalur ..	..	6·50	..	152·00	18·00	..	14·69	..	..	..
8	Pathanamthitta ..	..	..	18·00	N. Q.	19·00	150·00	16·00	..	1·75	..
9	Adoor ..	..	5·75	N. Q.	108·00	19·00	148·00	..	..	..	..
10	Kayakulam ..	..	..	20·00	..	18·50	..	16·00	..	..	..
11	Mavelikara ..	..	..	..	..	21·00	..	..	..	..	..

N. Q.=Not quoted

STATEMENT OF WHOLESALE PRICES OF VARIOUS COMMODITIES FOR THE WEEK ENDING FRIDAY, THE 16TH MAY 1958—(concld)

Sl. No.	Centre	Lemon grass oil (Box of 12 bottle)	Bananas (100)	Tapioca 680 lb. (308·44 Kilogram)	Cashewnut (Candy of 672 lb.) (304·11 Kilogram)	Coconut with husk (100)	Rubber (100 lb.) (45.36 Kilogram)	Molasses (Maund of 82 2/7 lb.). (37·33 Kilogram)	Tea (1 lb.) (0·45 Kilogram)	Coffee (1 lb.) (0·45 Kilogram)	Cardamom (1 lb.)
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
12	Thiruvalla ..	..	..	N. Q.	..	20·00	..	17·62	..	..	..
13	Alleppey ..	..	8·00	20·00	N. Q.	21·00	155·75	12·28	1·87	..	N. Q.
14	Shertallai ..	..	..	..	..	21·00	..	..	..	..	..
15	Changanachery ..	..	6·00	N.Q.	N. Q.	N. Q.	N. Q.	N. Q.	..	..	..
16	Kottayam ..	..	..	N.Q	..	20·50	150·00	..	2·37	..	..
17	Vaikom ..	..	..	..	..	21·00	..	..	..	..	..
18	Palai ..	N. Q.	..	..	..	..	148·00	..	..	..	..
19	Munnar ..	..	..	..	..	..	..	..	2·12	2·37	N. Q.
20	Thodupuzha ..	53·00	..	..	..	21·25	147·50	..	..	2·12	N. Q.
21	Muvattupuzha ..	N. Q.	N.Q.	..	N. Q.	N. Q.	N.Q.	22·00	..	..	..
22	Ernakulam ..	..	..	..	..	21·50	..	..	..	..	..
23	Mattanchery ..	58·00	..	..	N. Q.	21·50	N.Q.	14·50	2·00	N. Q.	8·25
24	Perumbavoor ..	..	7·00	N. Q.	..	N. Q.	..	16·37	..	..	..
25	Kuruppumpadi ..	56·00	..	..	..	..	..	..	..	..	..
26	Alwaye ..	56·12	..	..	..	..	..	..	..	..	..
27	Parur ..	..	..	..	..	22·00	..	11·20	..	..	..
28	Crangannore ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
29	Irinjalakuda ..	..	7·50	N.Q.	..	20·75	..	..	..	..	..
30	Trichur ..	..	7·50	16·00	140·00	20·75	..	N.Q.	N. Q.	N. Q.	N. Q.
31	Wadakkanchery ..	..	..	..	..	22·50	N. Q.	..	..	..	..
32	Kunnamkulam ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
33	Chittur ..	..	..	..	..	..	..	N.Q.	..	..	..
34	Chowghat ..	..	..	..	..	20·00	..	..	2·50	2·25	..
35	Palghat ..	..	8·00	..	..	20·00	..	17·63	2·31	N. Q.	10·00
36	Ottappalam ..	..	9·00	..	..	24·00	..	13·23	2·50	2·50	..
37	Ponani ..	..	9·00	..	..	18·50	..	N. Q.	2·00	2.37	..
38	Perunthalmanna ..	..	7·50	..	..	16·00	..	18·29	2·37	2·50	..
39	Tirur ..	..	8·00	..	..	19·00	..	..	2·19	2·31	..
40	Kozhikode ..	53·89	8.50	N. Q.	144·50	20·00	147·50	17·64	1·94	2·21	N. Q.
41	Badakara ..	..	6·75	..	150·00	20·00	..	..	2·50	N. Q.	..
42	Taliparamba ..	..	7·50	..	..	21·00	..	..	2·12	2·50	..
43	Hosdurg ..	..	..	..	..	18·50	..	N.Q.	2·00	2·75	..
44	Kasargode ..	..	..	..	N. Q.	20·22	..	..	1·75	2·62	..

Office of the Director of Statistics,
Trivandrum, 20-5-1958.

N. Q.—Not quoted.
The price of coconut oil is inclusive of excise duty.

K. C. CHERIYAN,
Assistant Director-in-charge.

STATEMENT OF RETAIL PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING FRIDAY, THE 16TH MAY 1958.

Sl. No.	Centres.	Rice (F. P.)	Rice (O.M.)	Corriander	Chillies	Onions	Salt	Tapioca (raw)	Green gram	Black gram	Red gram	Dhall	Brinjal	Ladies finger	Plantain	Cucumber	Pumpkin	Chenai	Mutton	Beef	Fish
		Ed.	Ed.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.	Lb.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	Neyyattinkara	..	0·66	0·34	0·66	0·11	0·03	0·03	0·31	0·29	0·24	0·24	0·19	0·16	0·12	0·06	0·06	0·12	1·00	0·50	0·30
2	Trivandrum	0·53	0·62	0·39	0·62	0·11	0·03	0·03	0·33	0·33	0·24	0·27	0·18	0·25	0·19	0·06	0·07	0·08	1·13	0·50	0·50
3	Nedumangad	0·55	0·65	0·30	0·75	0·13	0·03	0·03	0·32	0·28	0·25	0·22	0·20	0·28	0·12	0·08	0·06	0·14	1·25	0·50	0·37
4	Attingal	0·55	0·64	0·30	0.63	0·09	0·03	0·05	0·30	0·26	..	0·22	0·19	0·21	0·12	0·09	0·09	0·08	1.00	..	0·28
5	Quilon	..	0·65	0·37	0·75	0·12	0·03	0·05	0·33	0·30	0.25	0·25	0·19	0·25	0·10	0·06	0·06	0·10	1.25	0·37	0·50
6	Kundara	..	0·65	0·37	0·80	0·12	0·03	0·04	0·33	0·31	0.25	0·25	0·20	0·25	0·10	0·06	0·06	0·09	1·00	0·37	0·53
7	Kottarakara	..	0·67	0·31	0·61	0·12	0·03	0·04	0·31	0·31	0.25	0·25	0·12	0·25	0·12	0·12	...	0·09	1·00	0·38	0·48
8	Adoor	..	0·65	0·37	0·75	0·12	0·03	0·04	0·39	0 30	0·30	0·27	0·19	0·25	0·12	0·06	0·03	0·09	1·00	0·50	0·50
9	Punalur	0·56	0·60	0·31	0·68	0·11	0·03	0·03	0·33	0·30	0.24	0·25	0·12	0·25	0·07	0·07	..	0·12	1·00	0·44	0·50
10	Pathanamthitta	0·56	0·65	0·37	0·77	0·12	0·03	0·04	0·33	0·31	0·22	0·25	0·18	0·27	0·13	0·06	0·06	0·09	1·00	0·37	0·36
11	Mavelikara	..	0·64	0·31	0·87	0·12	0·03	..	0·34	0·28	0·28	0·22	0·12	0.25	0·09	0·09	0·06	0·09	1·12	0·50	0·62
12	Thiruvalla	0·56	0·65	0·31	0·69	0·12	0·03	..	0·31	0·29	0·27	0·25	0·12	0·17	0·15	0·06	0·06	0·09	1·00	0·50	0·43
13	Kayamkulam	0·56	0·65	0·31	0·75	0·12	0·03	0·04	0·34	0·30	0·25	0·24	0·12	0·25	0·12	0·07	0·08	0·09	1·00	0.50	0·37
14	Alleppey	..	0·65	0·31	0·75	0·14	0·03	0·05	0·31	0·28	0·27	0·24	0·15	0·34	0·12	0·06	0·06	0·12	1·19	0·50	0·28
15	Pulinkunnu	..	0·65	0·37	0·78	0·12	0·03	0·05	0·30	0·31	0·27	0·25	0·17	0·34	0·09	0·06	0·06	0·12	1·06	0·47	0·37
16	Sherthalai	..	0·61	0·28	0·81	0·12	0·03	0·06	0·30	0·31	0·24	0·23	0·19	0·22	0·04	0·06	0·06	0·09	1·25	0·50	0·44
17	Changanacherry	..	0·65	0·31	0·69	0·12	0·03	..	0·33	0·28	0·25	0·25	0·13	0·15	0.15	0·09	0·13	0·13	1·13	0.50	0·44
18	Mundakayam	..	0·59	0·31	0·75	0·13	0·04	..	0·33	0·34	0·28	0·25	0·15	0·19	0·15	0·09	.	0·11	1·13	0·50	0·57
19	Kottayam	..	0·59	0·37	0·88	0·13	0·03	..	0·33	0·27	0·24	0·24	0·19	0·24	0·09	0 12	0·06	0·12	1·25	0·50	0·75
20	Vaikom	0·53	0·59	0·27	0·78	0·12	0·03	0·04	0·36	0·28	0·27	0·23	0·19	0·28	0·09	0·06	0·06	0·12	1·19	0·50	0·28
21	Palai	..	0·59	0·36	0·75	0·13	0·04	0·06	0·37	0·33	0·28	0·25	0·19	0·25	0·19	0·05	0·05	0·13	1·00	0·50	0·75
22	Thodupuzha	0·56	0·57	0·27	0·75	0·12	0·04	0·06	0·33	0·29	0·25	0·25	0·19	0·25	0·15	0·06	0·06	0·11	1·00	0·50	0·50
23	Muvattupuzha*																				
24	Munnar	..	0·70	0·37	1·00	0·14	0·06	0·06	0·31	0·33	0·28	0·28	0·15	0·22	0·09	..	0·08	..	1·25	0·62	0·37
25	Peermade	..	..	0·55	1.00	0·13	0·05	..	0·31	0·38	0·31	0·26	0·19	0·25	0·17	0·13	0·09	0·09	1·25	0·50	0·75
26	Alwaye	0·54	0·58	0·34	1·00	0·14	0·04	0·07	0·33	0·31	0·29	0·25	0·17	0·32	0·12	0·09	0·09	0·14	1·12	0·44	0·41
27	Perumbavoor	0·54	0·58	0·29	0·96	0·14	0·04	0·06	0·32	0·29	0·25	0·24	0·14	0·30	0·12	0·09	0·09	0·14	1·00	0·44	0·39
28	Parur	0·53	0·59	0·31	0·84	0·12	0·04	0·05	0·34	0·31	0·28	0·33	0·12	0·36	0·09	0·06	0·06	0·09	1.25	0·50	0·50
29	Ernakulam	..	0·59	0·34	0·87	0·12	0·04	..	0·36	0·34	0·28	0·25	0·12	0·33	0·12	0·10	0·08	0·09	1·00	0·37	0·43
30	Mattancherry	..	0·56	0·33	0·87	0·12	0·04	..	0·34	0·34	0·28	0·25	0·12	0·30	0·12	0·10	0·07	0·10	1·00	0·34	0·36
31	Chalakudy	0·54	0·60	0·44	0·94	0·12	0·04	0·06	0·34	0·35	0·31	0·25	0·17	0·22	0·09	0·06	0·06	0·15	1·09	0·50	0·37
32	Irinjalakuda	0.54	0·59	0·44	0·94	0·12	0·04	0·06	0·32	0·34	0·31	0·25	0·17	0·22	0·09	0·07	0·08	0·12	1·06	0·50	0·37
33	Trichur	..	0·58	0·37	1·00	0·11	0·04	0·03	0·33	0·31	0·31	0·30	0·14	0·30	0·17	0·11	0·10	0·09	1·37	0·50	0·47
34	Chittur	..	0·53	0·43	1·00	0·09	0·03	..	0·30	0·33	0·29	0·33	0·66	0·19	0·09	0·06	0·08	0·08	1·00	..	0·31
35	Wadakkancherry	..	0·55	0·36	0·87	0·11	0·03	0·06	0·31	0·31	0·31	0·23	0·18	0·24	0·12	0·06	0·08	0·09	1·19	0·50	0·53
36	Kunnamkulam	..	0·55	0·34	0·87	0·09	0·03	0·06	0·34	0·30	0·28	0·23	0·17	0·24	0·09	0·06	0·09	0·09	1·25	0·50	0·50
37	Chawghat	..	0·58	0·28	1·75	0·09	0·09	0·05	0·28	0·28	0·25	0·22	..	..	0·10	..	..	..	1·25	0·68	0·50
38	Alathur	..	0·50	0·28	0·87	0·10	0·03	..	0·28	0·27	0·27	0·27	0·06	..	0·09	0·06	0·06	0·07	1·12	..	0·50

*Data not received.

STATEMENT OF RETAIL PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING FRIDAY, THE 16TH MAY 1958.

Sl. No.	Centres	Rice (F.P.) Ed. (1)	Rice (O.M) Ed. (2)	Corriander Lb. (3)	Chillies Lb. (4)	Onions Lb. (5)	Salt Lb. (6)	Tapioca (raw) Lb. (7)	Green gram Lb. (8)	Black gram Lb. (9)	Red gram Lb. (10)	Dhall Lb. (11)	Brinjall Lb. (12)	Ladies finger Lb. (13)	Plantain Lb. (14)	Cucumber Lb. (15)	Pumpkin Lb. (16)	Chenai Lb. (17)	Mutton Lb. (18)	Beef Lb. (19)	Fish Lb. (20)
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
39	Palgbat	..	0·58	0·43	0·96	0·09	0·03	0·06	0·35	0·31	0·34	0·37	0·05	0·24	0·09	0·06	0·06	0·06	1·16	..	0·34
40	Ottapalam	..	0·51	0·35	1·00	0·12	0·03	0·06	0·33	0·34	0·34	0·36	0·08	0·25	0·13	0·08	0·08	0·08	1·00	0·37	0·37
41	Ponnani	..	0·51	0·31	0·87	0·12	0·03	0·05	0·25	0·25	0·25	0·31	..	..	0·12	0·03	0·05	0·12	1·00	0·37	0·21
42	Perunthalmanna	..	0·56	0·31	0·98	0·18	0·04	..	0·29	0·29	0·29	..	0·05	0·21	0·03	0·06	0·05	0·06	1·19	0·34	..
43	Tirur	..	0·62	0·20	0·87	0·12	0·03	..	0·32	0·30	0·31	0·29	0·15	0·31	0·09	0·05	0·07	0·09	1·12	..	..
44	Manjerry*																				
45	Kozhikode	..	0·54	0·44	0·94	0·12	0·04	0·04	0·32	0·25	0·22	0·31	0·13	0·27	0·25	0·06	0·06	0·15	1·25	0·56	0·14
46	Quilandy	..	0·60	0·22	0·87	0·12	0·03	0·06	0·31	0·31	0·25	0·25	0·12	0·24	0·07	0·07	0·06	0·09	1·25	0·50	0·12
47	Badagara	..	0·87	0·31	0·69	0·09	0·04	0·06	0·34	0·31	0·25	0·28	0·15	0·25	0·10	0·09	0·06	0·13	1·25	0·50	0·19
48	Thaliparamba	0·55	0·57	0·35	0·72	0·11	0·03	..	0·30	0·25	0·24	0·22	0·12	0·24	0·10	0·09	0·06	0·10	1·50	0·50	0·40
49	Hosdurg	..	0·64	0·40	0·67	0·12	0·03	..	0·26	0·28	0·20	0·24	0·21	0·25	0·17	0·06	0·05	0·15	1·37	0·37	0·17
50	Kasargod	..	9·52	0·47	0·64	0·12	0·04	..	0·25	0·28	0·25	0·25	0·12	0·19	0·12	0·05	0·09	0·14	1·50	..	0·25

*Data not received.

STATEMENT OF RETAIL PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING FRIDAY, THE 16TH MAY 1958—(*contd*)

Sl. No. (1)	Centres (2)	Milk (cow's) Ed. (21)	Milk (buffalo's) Ed. (22)	Tea Lb. (23)	Coffee powder Lb. (24)	Sugar Lb. (25)	Jaggery Lb. (26)	Cocoanut oil Ed. (27)	Gingelly oil Ed. (28)	Cocoanut (without husk) 100 (29)	Thorthu Each (30)	Mundu Each (31)	Kerosene 24 oz. (32)	Laurel oil 24 oz. (33)	Firewood Ton (34)	Betal leaves 100 (35)	Arecanut 100 (36)	Tobacco (ordinary) Lb. (37)	Tobacco (Jaffna) Lb. (38)
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	Neyyattinkara	1·00	1·00	2·53	2·29	0·53	0·27	3·25	3·43	16·00	0·75	2·50	0·28	1·14	30·00	0·25	4·69	1·12	4·00
2	Trivandrum	1·00	1·13	2·53	3·37	0·50	0·27	3·13	3·44	18·25	0·75	1·90	0·27	1·06	33·00	0·05	4·33	1·75	4·50
3	Nedumangad	1·00	1·12	2·47	3·50	0·53	0·31	3·00	3·00	17·00	0·75	2·75	0·27	0·72	29·00	0·06	4·00	1·25	4·00
4	Attingal	0·89	0·99	2·62	3·00	0·50	0·28	2·77	3·19	17·50	0·81	3·00	0·28	..	28·00	0·18	6·00	2·50	4·50
5	Quilon	0·94	1·19	2·19	3·22	0·53	0·64	3·22	3·50	20·50	0·94	2·31	0·25	..	24·50	0·12	5·06	1·31	4·25
6	Kundara	0·87	1·06	2·19	3·06	0·53	0·64	3·21	3·50	20·50	0·91	2·38	0·25	..	23·50	0·11	4·81	1·38	4·13
7	Kottarakara	0·69	0·81	2·37	3·50	..	0·50	3·00	3·50	17·50	0·89	2·38	0·28	..	25·00	0·12	5·38	1·37	3·38
8	Adoor	0·62	0·87	2·12	2·12	0·56	0·37	2·12	2·25	22·00	0·75	2·63	0·28	..	22·25	0·09	5·00	1·25	..
9	Punalur	0·62	0·75	1.47	2·75	0·53	0·36	3·20	3·75	19·33	1·06	2·28	0·25	1·14	21·25	0·12	4·50	1·44	3·75
10	Pathanamthitta	0·62	0·94	2·06	2·17	..	0·39	3·11	3·28	20·50	0·80	2·09	0·25	1·41	26·50	0·14	4·09	1·59	3·97
11	Mavelikara	0·62	1.00	2·25	3·25	..	..	2·87	3·25	21·00	0·87	2·00	0·25	..	22·00	0·19	4·75	1·50	3·25
12	Thiruvalla	0·62	0·94	2·25	2·50	0·52	0·37	3·14	4·38	22·50	0·75	2·19	0·25	..	27·00	0·19	4·13	1·63	4·25

STATEMENT OF RETAIL PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING FRIDAY, THE 16TH MAY 1958—(*Contd.*)

Sl. No.	Centres.	Milk (cow's) Ed.	Milk (buffalo's) Ed.	Tea Lb.	Coffee powder Lb.	Sugar Lb.	Jaggery Lb.	Cocoanut oil Ed.	Gingelly oil Ed.	Cocoanut (without husk) 100	Thorthu Each	Mundu Each	Kerosene 24 oz.	Laurel oil 24 oz.	Firewood Ton	Betel leaves 100	Arecanut 100	Tobacca (ordinary) Lb.	Tobacco (Jaffna) Lb.
(1)	(2)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs	Rs.
13	Kayamkulam	0·66	0·97	2·19	3·00	0·53	0·37	3·00	3·75	17·00	0.87	2·19	0·25	0·85	25·00	0·15	4·38	1·25	3·50
14	Alleppey	1·12	1·50	2·13	2·87	0·53	0·31	3·14	3·75	23·50	0·81	2·19	0·25	1·94	30·50	0·25	5·25	1·56	4·13
15	Pulinkunnu	0·94	1·25	2·13	2·81	0·53	0·31	3·28	3·75	19·50	0·81	2·19	0·25	1·12	24·50	0·25	5·75	1·69	4·13
16	Sherthalai	1·00	1·25	2·19	3·06	0.53	0·31	3·06	3·39	22·00	0·87	2·19	0·24	..	25·00	0·15	4·00	1·50	5·00
17	Changanacherry	0·75	1·00	2·00	2·25	0·53	0·35	2·79	3·34	20·00	0·72	1·94	0·25	..	20·50	0·21	4·00	1·25	..
18	Mundakayam	0·75	1.00	2·00	2·13	..	0·47	2·92	2·50	21·00	0·75	2·00	0·28	..	18·50	0·22	4·50	1·38	4·75
19	Kottayam	1·06	1·50	2·78	2·75	..	0·40	3·00	4·07	23·50	0·86	2·06	0·25	..	25·00	0·13	4·88	1·88	4·75
20	Vaikom	0·94	1·25	2·22	2·50	..	0·43	3·03	3.34	21·25	0·78	2·13	0·25	..	19·00	0·24	4·69	1·50	4·75
21	Palai	1·00	1·31	2·25	2·25	..	0·40	3·09	4·50	25·00	0·87	2·50	0·25	..	22·50	0·13	4·50	1·75	5·50
22	Thodupuzha	1·06	1·37	2·25	2·25	0·53	0·50	2·83	3·33	22·00	0·75	2·50	0·25	..	20·00	0·19	4·00	1·75	5·50
23	Muvattupuzha*	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
24	Munnar	0·50	..	2·31	2·53	..	0·56	3·20	3·25	28·12	0·75	1·87	0·31	..	30·00	0·24	3·25	1·34	..
25	Peermade	0·62	1·00	1·9[illegible]	2·50	..	0·63	3.00	3·67	25·50	0·75	2·00	0·28	1·19	18·00	0·35	6·13	1·75	4·50
26	Alwaye	1·00	1·25	2·50	2·47	..	0·25	3·00	3·25	24·50	0·65	2·16	0·25	..	22·63	0·25	5·31	2·09	..
27	Perumbavoor	1·00	1·25	2·47	2·47	..	0·24	2·94	3·25	23·00	0·69	2·19	0·24	..	18·50	0·24	5·38	2·03	..
28	Parur	1·00	1·12	2·13	2·25	..	..	3·47	3.94	22·00	0·69	1·94	0·25	..	23·00	0·25	5·38	1·50	4·75
29	Ernakulam	1·00	1·25	2·25	2·50	0·53	0·22	2·87	3·13	23·75	0·62	2·19	0·25	..	23·25	0·34	4·38	2·25	..
30	Mattancherry	1·00	1·25	2·25	2·50	0·53	0·22	2·81	3·25	23·50	0·62	2·19	0·25	..	23·75	0·33	4·25	2·25	..
31	Chalakudy	1·00	1·12	2·69	2·50	..	0·31	2·75	3·12	22·00	0·69	1·75	0·22	..	34·50	0·22	7·00	1·50	..
32	Irinjalakuda	1·00	1·12	2·75	2·50	..	0·31	2·75	3·12	22·00	0·74	1·69	0·22	..	34·00	0·25	7·50	1·40	..
33	Trichur	1·00	1·31	2·59	2·56	..	0·33	3·00	3·00	23·25	0·77	2·13	0·25	..	36·00	0·22	5·75	1·75	..
34	Chittur	0·75	0·75	2·56	2·69	..	0·24	3·12	3·25	19·50	0·66	1·75	0·25	..	30·00	0·12	3·13	1·12	..
35	Wadakkancherry	0·87	1·12	2·62	3·00	..	0·25	2·81	2·81	21·75	0·75	2·56	0·22	..	24·00	0·11	5·00	2·13	..
36	Kunnamkulam	0·87	1·06	2·62	2·87	..	0·25	2·65	2·94	21·25	0·75	2·44	0·22	..	26·00	0·09	5·00	2·13	..
37	Chawghat	1·00	1·25	2·12	2·37	0·50	0·31	2·62	..	21·75	0·67	2·00	0·27	..	25·00	0·12	4·25	2·50	..
38	Alathur	0·75	0·87	1·44	2·44	0·52	..	2·87	2·94	24·00	0·56	2·31	0·22	..	30·00	0·12	4·25	2·25	..
39	Palghat	0·75	0·94	3·08	2·78	0·50	0·25	3·19	3·00	20·50	0·59	2·69	0·23	..	42·50	0·19	3·13	2·13	..
40	Ottapalam	0·75	1·00	2·52	2·63	0·55	0·25	3·13	3·19	23·00	0·75	2·16	0·23	..	19·50	0·06	2·88	1·75	..
41	Ponnani	0·75	1·00	1·84	2·28	0·50	0·20	2·94	4·00	17·75	0·66	2·20	0·23	..	31·25	0·14	4·38	1·66	..
42	Perunthalmanna	1·00	1·19	2·81	2·22	0·50	0·28	2·63	3·00	..	0·66	2·00	0·25	..	27·50	..	..	..	..
43	Tirur	1·00	1·12	2·37	2·49	0·53	0·3[illegible]	3·12	3·63	19·75	0·69	2·52	0·25	..	39·00	0·12	4·00	1·38	..
44	Eanjerry*	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
45	Kozhikode	1·25	1·75	2·06	2·19	0·53	..	3·00	3·06	20·75	0·66	2·38	0·23	..	35·00	0·06	3·38	1·44	..
46	Quilandy	1·00	1·25	2·19	2·44	..	..	4·75	..	19·50	0·74	2·50	0·25	..	17·75	0·18	3·88	1·50	..
47	Badagara	1·00	1·25	2·50	2·25	0·52	0.25	4·75	4·32	20·00	0 75	2·13	0·25	..	20·00	0·31	3·00	2·00	4·13
48	Thaliparamba	0·75	1·00	2·00	2·50	0·53	0·22	2·88	3·75	21·50	0·78	2·12	0·24	..	18·00	0·06	3·06	1·62	..
49	Hosdurg	0·75	0·94	2·06	2·69	0·53	0·21	2·87	3·00	18·25	1·06	2·69	0·25	..	34·00	0·13	4·56	1·00	..
50	Kasaragod	0·50	0·50	2·00	2·75	0·53	0·20	3·06	3·12	22·00	0·97	2·44	0·25	..	35·50	0·19	4·50	1·69	..

Trivandrum,
28-5-1958.

* Data not received.

K. C. CHERIYAN,
Assistant Director-in-charge.

STATEMENTS.

I

Statement of Prices of Export Staples at Mattancherry for the weeks ending 26-5-1958 and 2-6-1958.

Sl. No.	*Commodity.*	*Unit.*	*Prices for the weeks ending* 26-5-1958.	2-6-1958.
			Rs.	Rs.
1	Cocoanut oil	Candy	618·00	614·00
2	Copra	do.	422·50	418·50
3	Ginger	do.	230 63	205·00
4	Pepper	do.	576·56	589·38
5	Coir (Mangadan)	do.	256.25	256·25
6	Lemongrass Oil	Doz. Quart. bottles	55·50	52·50
7	Tea	lb.	2·50	2·25
8	Cashew Kernels	lb.	2·25	2·25

Note:—1 Candy=655.6 lb. for Cocoanut oil and Copra.
For all other commodities 1 Candy=6 cwts.=672 lb.

II

Statement of Prices of Export Staples at Alleppey for the weeks ending 28-5-1958 and 4-6-1958.

Sl. No.	*Commodity.*	*Unit.*	*Prices for the weeks ending* 28-5-1958.	4-6-1958.
			Rs.	Rs.
1	Cocoanut oil	Candy	612·50	605·00
2	Copra (Smoked)	do.	420·00	415·00
3	Copra (Sun dried)	do.	425·00	420·00
4	Coir (Alappat)	do.	240·00	240·00
5	Coir (Imit. Alappat Carruva)	do.	200·00	200·00
6	Coir do. Azhtamudi)	do.	195·00	195·00
7	Coir (Anjengo Superior)	do.	260·00	260·00
8	Coir (Anjengo Ordinary)	do.	235·00	235·00
9	Coir (Aratory Superior)	do.	230·00	235·00
10	Coir (Aratory Ordinary)	do.	220·00	225·00
11	Coir (Vycomo)	do.	205·00	205·00
12	Coir (Beach)	do.	155·00	150·00
13	Ginger	do.	205·00	205·00
14	Pepper	do.	575·50	575·00

Note:—1 Candy=655·6 lb. for Cocoanut oil and Copra.
For all other commodities, 1 Candy=6 cwts=672 lb.

Trivandrum.

K. C. CHERIYAN,
Assistant Director-in-charge.

Registered No. M. 4631.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART III

Stores Purchase Committee

Stationery Department.

NOTICE

No. S. 7-483/58. *17th June 1958.*

It is hereby notified that the undernoted articles will be sold in public auction at the Stationery Stores, Trivandrum at 11 a. m. on 17-7-1958 and on the succeeding days if necessary.

Intending biddors should deposit an earnest money of Rs. (20) twenty only which will be returnod to the unsuccessful bidders at the close of the auction. The earnest money of the succesful biddors will bo adjusted towards thoir bid amounts.

Cost of tho articles bid in anction shonld be paid at the spot and tho articles removed on confirmation of the auction by the undersigned.

The earnest monoy of those who fail to remit tho cost of the articles bid in auction will be forfeited to Government and the articles bid by them will be reauctionod at the risk of the original biddor, but be shall have no claim to any gain accruing to Governmont thereby.

The articles can be inspected at the Stationery Stores on any working day from 15-7-1958.

List of articles to be auctioned.

TYPEWRITERS

Brief size machines

1.	Remington	Nos.	3
2.	Imperial	"	3
3.	Royal	"	4
4.	Underwood	"	3
5.	Woodstock	"	2

Foolscape size machines

1.	Remington	"	4
2.	Royal (Malayalam)	No.	1
3.	Underwood	Nos.	3
4.	Woodstock	No.	1

CHRONOMETERS

1.	Clock	Nos.	2
2.	Timepiece	"	2

MISCELLANEOUS

1.	Numbering machines	"	3
2.	Quick Rotery Duplicator	No.	1
3.	Cyclostyle machine	Nos.	2
4.	Letter weighing balanco	"	5
5.	Old tyres	"	6
6.	Table cloth 5 bits	Yards	18-17
7.	Oil cloth	"	0-18
8.	Punch	Nos.	2
9.	Penknifo single blado	"	5
10.	Penknife double blade	"	2
11.	Scissors	"	5
12.	Pin cushion	"	2
13.	Call bell ordinary	"	4
14.	Call boll spring	"	6
15.	Pen rack	No.	1
16.	Ink stand Ceramic broken	Nos.	2
17.	Ink stand Bakolito	"	2
18.	Empty ink jars	"	45
19.	Empty ink bottles small size	"	60
20.	Paper weight	"	3
21.	Stamping pad	"	5
22.	Cyclostyle pen	"	4
23.	Cyclostyle roller	No.	1
24.	Instantaneous Bloders	Nos.	2
25.	Penholdor—ordinary	"	88
26.	Stencil paper	Shoets	102
27.	Letter papor rack	No.	1
28.	Silk ribbon	Yds.	0·9
29.	Book binding thread	Roll	1
30.	White card board	No.	1
31.	Stapling machine	Nos.	2
32.	Stapling wire	Box	2
33.	Metal brass seals	Nos.	19
34.	Rubber seals	"	53
35.	Flat file	"	4
36.	Dl. F'cap paper 22 lb.	Shts.	75
37.	File board and cover of straw board	Nos.	391
38.	Dl. Crown paper 22 lb.	Shts.	78
39.	Glue	Bit	1
40.	Printing ink	lb.	1
41.	Table cloth Khadar (9 bits)	Yds.	10·0
42.	Writing ink B. B.	Bottle	½
43.	Printing ink book black	lb.	1
44.	Cotton cloth	Yds.	1·24
45.	Ribbon Tins Empty	Nos.	2
46.	Used type ribbons	"	88
47.	Spools	"	30
48.	Blotting paper	Shts.	88
49.	Penholders Vulcanite	Nos.	5
50.	Marble paper	Shts.	28
51.	Fountain pen	No.	1
52.	Impression roller	"	1

Trivandrum.

K. NARAYANAN NAIR,
Controller of Stationery.

Public Works Department

NOTICE.

No. C. E's. *17th June 1958.*

Sealed quotations in duplicate are invited for the supply of the materials specified in the schedule attached below/overleaf. The duplicate should not contain or Indicate the neme of the firm quoting. The rates quoted should be for delivery of the articles et the places mentioned below the schedule. The necessary superscription, the due date for the receipt of quotations and the date up to which the rates will have to remain firm for acceptance are noted below. Any quotetton witheut superscription or received alter the due date and time Is lieble to be rejected. The maximum period required for delivery of the articles should also be mentioned.

The ecceptance of the quotation will be subject to the following conditions:—

1. The successful tenderer must within e fortnight/a month after the acceptance of his quetation furnish 5 per cent of the amount of the contrect as security depesit and execute an agreement at his own cost for tho satisfactory fulfilment of the centract, if so required.

2. Withdrewal from the quotation after it is accepted er failure to supply within a specified time or according te specifications will entail cancellation of the order and purchases being made at the offerer's expense from elsewhere, any loss incurred thereby being payable by the defaulting perty. In such an event the Government reserve also the right to remove his neme from the list of Government suppliers permenently or for a specified number of years.

3. Samples, duly listed, should be forwarded wherever possible under separate cover and the unapproved samples got back as early as possible by the offerers at their own expenses, and the Government will in no case be liable for any expense on account of the velue to the samples or their transport charges etc. In case the semples are sent by railway, the railway receipt should be sent separetely, and not along with the quetation since the quotation will be opened only on the appointed day and demurrage will have to be paid it the railway percels are not cleared in time. The approved samples may or may not be returned at the discretion of the Chief Engineer, P.W.D. Samples sent by 'V. P. Post' or freight to pay will not be accepted.

4. No representation for enhancement of price once accepted will be considered during the currency of the contract.

5. Any ettempt on the part of tenderers or their agents to influence in their favour by personal canvassing, will disqualify the tenderers.

6. If any licence or permit is required, tenderers must specify it in their quotation and alse state the authority to whom applicatien is to be made.

7. The quotation may be for the entire or part supplies. But the tenderers should be prepared to carry out such portion of the supplies included in their quotetion as may be ellotted to them.

8. In the absence of specific stipulation to the contrary in the quetations, it will be presumed that the prices quoted are inclusive of all texes.

9. Samples sent by post, reilway or plane should have been despatched before the due date of the tender/quotetton and sheuld be received in this Office not later than three days from the due date of the tender/quotation. Samples from locel tenderers should be delivered before the due date and time of the tender. Quetations/Tenders in respect of which samples are received late are liable to rejection.

10. Telegraphic quotations will not be considered unless they are immediately followed by confirmation with full relevant details posted before the due date of the tender/quotation.

Superscription—"Quotation No. 26/58/CE for the supply ef one No. petrol driven air compressor for spray painting".

Due date and time fer the receipt of quotations—5 p. m. on 11th July 1958.

Due date and time of opening of quotations—11 a. m. on 12th July 1958.

Date of firmness of rates—15th October 1958.

SCHEDULE.

Quantity.	*Specification of the materials.*	*Unit.*
1 No.	Petrol or electrically driven air compressor for spray painting with the following specification. Bore 2½" stroke 2 5/8", R.P.M. 700 displacement in Cft per minute 10·44 free air delivered in Cft. per minute at 60 lbs pressure 78·14 H. P. of electric motor 2.	each
1 No.	Dryit filter.	each
1 No.	Air transformer.	each

Price—To be quoted F. O. R., Olavakkote.
Delivery—From ready stock.

(Sd.)
Trivandrum. *Chief Engineer.*

Public Health Engineering.

SHORT TENDER NOTICE

14th June 1958.

Seald Tenders are invited for the supply of A. C. Pressure Pipes and Specials Class 'B' and alternatively Class 'A' conforming to BSS 486/1933. The Tenders should be in the prescribed form which can be obtained from the Office of the Executive Engineer, Waterworks and Drainage Divison, Trivandrum on payment of Rs. 25·50 per copy and Rs. 2·04 for duplicate copies.

Special earnest money to be depesited with the Tender—1% of the total tendered amount.

Due Date and Time—On or before 4 p. m. 14-8-1958.

Payment for the tender form is to be made by Money Order or Cash. No other mede ef payment will be accepted. Further details can be bad frem the office of the undersigned on all working days during office hours.

T. NATARAJA PILLAI,
Public Health Engineering, *Chief Engineer.*
Trivandrum.

Government Presses

NOTICE

No. O. S. A. 2(A)1389/57. *12th June 1958.*

Quotation No. 3/58.

Sealed quotatiens are invited for the supply of the materials specified in the schedule ettached below. The rates quoted sheuld be for delivery of the articles at the places mentioned below the schedule. The necessary superscription, the due date for the receipt of quotations, the date up to which the rates will have to remain firm for acceptance and the name and address of efficer to whom the quotation is to be sent are noted below. Any quotation received after the time fixed on the due date is liable to be rejected. The maximum period required for delivery ef the articles should also be mentioned.

The acceptance of the quotations will be subject to the following conditions:—

Acceptance of the quotation constitutes a concluded contract. Nevertheless, the successful tenderer must within a fortnight after the

acceptance of his quetation furnish 5 per cent ef the amount of the centract as security deposit and execute an agreement at his ewn cest for the satlsfnctery fulfilment of the contract, if so required.

2. Withdrawal from the quetatien after it is accepted er failure te supply wlthin a specified tlme er according tn specificatiens will entail cancellation nf the erder and purchases being made at the offerer's expense from elsewhere, any less incurred thereby being payable by the defaulting party. In such an event the Gevernment reserve also the right te remeve the defaulter's name frem the list of Government suppliers permanently er for a specified number ef years.

3. Samples, duly listed, shnuld be forwarded wherever possible under separate cever and the unappreved samples got back as early as possible by the offerers at their ewn expenses and the Gevernment will in nn case be liable fer any expense en accnunt of the value of the samples er their transpert charges etc. In case the samples are sent by railway, the railway receipt sheuld be sent separately, and net alnng with the quetation since the quetatien will be epened only on the appointed day and demurrage will have te be paid if the railway parcels are not cleared in time. The approved samples may er may not be returned at the discretion ef the undersigned. Samples sent by 'V. P. Post' or freight te pay will not be accepted.

4. No representatien for enhancement of prlce ence accepted will be censidered during the currency of the centract.

5. Any attempt on the part nf tenderers or their agents to Influence the Officers concerned in thelr favour by persenal canvassing, will dlsqualify the tenderers.

6. If any licence or permit is requlred tenderers must specify it in their quotatien and alse state the nutherity to whom application is to be made.

7. The quotation may be fer the entire er part supplies. But the tenderers should be prepared to carry out sucb partien nf the supplies included in their quotation as may be allotted to them.

8. The prlces quoted sheuld be inclusive ef all taxes, duties, cesses etc., which are er may become payable by the centracter under existlng er future laws or rules of the country or origin/ supply or delivery during the ceurse of execution of the centract.

9. Special cenditiens, if any, printed en the quetatien sheets ef the tenderer or attached with the tender will not be applicable to the contract unless they are expressly accepted in writing by the purchaser.

Superscription—Quotation Ne. 3/58 for Disc Ruling Machine for Gevernment Press, Ernakulam.

Due date and time for receipt ef Quotations—15-7-1958 11-30 a. m.

Date and time for epening ef Quotations—15-7-1958 12 Noon.

Date up to which the rates are te remain firm for acceptance—15-9-1958.

Designation and address ef efficer te whem the quotation is te be addressed—Superintendent of Gevernment Presses, Trivandrum.

SCHEDULE

One Disc Ruling Machine of 30" er 36" with moter attached.

The prlces shnuld be F. O. R. Trivandrum/ Ernakulam.

Quotations frnm ready stock will be preferred.

K. SWAMINATHAN,
Superintendent ef Government Presses.

Trivandrum.

REGISTERED No. M. 4631.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. No. 25

PART III

Transport Department

TENDER NOTICE

SR6-8265/57. *16th June 1958.*

Sealed quotations are invited for 3 Nos. Battery Chargers as per specifications given below so as to reach this office on or before 15 hours, on 10-7-1958. Quotations received after due date and time will not be considered. *Descriptive literature* giving details of the type offered should be forwarded along with the quotation. The rates

quoted should be for delivery f. o. r. Trivandrum inclusive of all taxes which are or may become payable by the tenderer under existing or future laws of the country of origin or supply during the course of execution of contract and firm for 2 months from date of opening of quotation. Preference will be given to those who can supply the goods from ready stocks. Quotations will be opened at 16·00 hours on 10-7-1958 in the presence of such of the tenderers as may choose to be present.

Battery Charger capable of charging 10 Nos. of 6 Volts batteries at 0-8 amps- Rectifier type capable of operation from 220 volts single phase 50 cycles A/C current.

Office of the
Director of Transport,
Trivandrum.

(Sd.)
Mechanical Engineer
in-charge.

REGISTERED No. M. 4631.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958 [No. 25

PART III

University of Kerala

NOTIFICATION.

No. EA1-1850/58. *16th June 1958.*

1. The undermentioned Examinations will be conducted by tho University in Septomber and December 1958. Details regarding the last date for Rogistration of candidates, date of commoacement of tho Examinations and the centres at which they will be held are noted below.

2. The last dates for receipt of attendance certificates are 21st Novomber 1958 for M. B. & B. S. and 5th September 1958 for the other Examinations.

3. Forms of application for the examinatioos will be available in the University Officø, Trivandrum, and will ho supplied on application together with a stamped self-addressed envelope.

4. Tho last date for rccoipt of applications printed on the reverso of the application forms may be ignored.

5. In no circumstances, will applications be received after tho last date prescribed in this notification for the receipt of the same with fino.

6. Each application mnst bo accompanied by a Troasury Receipt for the fee prescribed for the Examination which should be remitted Into any Govornment Troasury in Kerala to tho credit of "The Kerala Univorsity Fund Acconnt". Remittances by Money Ordor will not be accepted except from persons who are residing outsido the Kerala Stato. The fee once paid will in no clrcnmstances be rafunded or held ovor for a subsequent oxamination.

7. Candidatos appearing for tho Sahityavisarada and Hindi Vidvan Examinations for tho first time should forward their quallfyiug certificates along with their applicattons and should also get themselves reglstered as Matriculates by applying in tho prescribod form with a Treasnry Receipt for the feo of Rs. 5 before thoy are admittod to the Examination.

8. All private candidates should also forward with their applications two copies of their recently taken photograph (passport size) pasted on to the form proscribed for the pnrpose.

9. The time-table for the Examinations will be notified later.

Name of Examination	Last date for registration of candidates without fine.	Last dato for registration of candidates with a fine of Re. 1.	Date of commencement of Examination.	Centre and place of Examinatton.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
University Previous	5-7-1958	10-7-1958	15-9-1958	1 University Intermediato College, Trivaodrum
				2 Mahatma Gandhl College, Trivandrnm
				3 Mar Ivanios College, Trivandrum
				4 College for Women, Trivandrnm (for women candidates only)
				5 St. Berchman's College, Changanachery
				6 N. S. S. Hindu College, Changanacherry
				7 C. M. S. College, Kottayam
				8 St. Thomas Colloge, Polai
				9 St. Thomas College, Kozhencherry
				10 Nirmala College, Muvattupuzha
				11 Union Christian Collego, Alwaye
				12 Government College, Chittur-Cochin
				13 Maharaja's College, Ernakulam

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
University Previous—(contd.)				14 Sanathana Dharma College, Alleppey 15 N. S. S. College, Pandalam 16 Sree Narayana College, Quilon 17 Fatima Mata National College, Quilon 18 Catholicate College, Pathanamthitta 19 St. Joseph's College for Women, Alleppey (for women candidates only) 20 St. Albert's College, Ernakulam 21 St. Teresa's College, Ernakulam (for women candidates only) 22 Kerala Varma College, Trichur 23 St. Thomas College, Trichur 24 St. Mary's College, Trichur (for women candidates only) 25 Guruvayoorappan College, Kozhikode 26 Providence Women's College, Kozhikode (for women candidates only) 27 Malabar Christian College, Kozhikode 28 Government College, Kasargod 29 Government Victoria College, Palghat 30 Government Brennen College, Tellicherry.
Intermediate	5-7-1958	10-7-1958	15-9-1958	1 University Intermediate College, Trivandrum 2 College for Women, Trivandrum (for women candidates only) 3 Sree Narayana College, Quilon 4 St. Berchman's College, Changanacherry 5 N. S. S. College, Pandalam 6 Sanathana Dharma College, Alleppey 7 Maharaja's College, Ernakulam 8 Government College, Chittur-Cochin.
B. T. Degree	5-7-1958	10-7-1958	15-9-1958	1 University College, Trivandrum 2 Government Training College, Trichur 3 Government Training College, Kozhikode.
First Examination in Law	5-7-1958	10-7-1958	15-9-1958	1 University College, Trivandrum 2 Law College, Ernakulam.
B. L. Degree	5-7-1958	10-7-1958	15-9-1958	1 University College, Trivandrum 2 Law College, Ernakulam.
Sahityavisarada	5-7-1958	10-7-1958	15-9-1958	1 University College, Trivandrum 2 Sree Narayana College, Quilon 3 St. Berchman's College, Changanacherry 4 Maharaja's College, Ernakulam 5 St. Thomas College, Palai 6 Government Victoria College, Palghat 7 Malabar Christian College, Kozhikode.
Vidvan Examination in Hindi	5-7-1958	10-7-1958	15-9-1958	do.
Vidvan (Hindi) Preliminary Examination	5-7-1958	10-7-1958	15-9-1958	do.
B. A./B. Sc. (Hons.) Preliminary	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	1 University College, Trivandrum 2 Maharaja's College, Ernakulam
B. Sc. (Hons.) Subsidiary subjects	5-7-1958	10-7-1958	—	University College, Trivandrum
B. Sc. (Hons.) Part I (Transitory)	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Maharaja's College, Ernakulam
B. A./B. Sc. Degree	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	1 University College, Trivandrum (for male candidates only) 2 College for Women, Trivandrum (for women candidates only) 3 St. Berchmans' College, Changanacherry 4 Maharaja's College, Ernakulam 5 Government College, Chittur-Cochin 6 Sanathana Dharma College, Alleppey 7 Sree Narayana College, Quilon. 8 St. Thomas College, Trichur
B. Sc. Degree—Parts I & II (Transitory)	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	1 Maharaja's College, Ernakulam 2 St. Thomas College, Trichur (for Part I only) 3 Government Victoria College, Palghat (for Part I only)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Com. Degree	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	1 University College, Trivandrum (for male candidates oely) 2 College for Women, Trivandrum (for women candidates only) 3 St. Berchman's College, Changanacherry 4 Maharaja's College, Ernakulam 5 Government College, Chittur-Cochin 6 Sanathana Dharma College, Alleppey 7 Sree Narayana College, Quilon 8 Farook College, Feroke (Part I only) 9 Sree Kerala Varma College, Trichur (Part I only)
Pre-Professional	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	1 University Intermediate College, Trivandrum 2 Maharaja's College, Ernakulam
First Examination in Engineering-Part I	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	College of Engineering, Trivandrum
First Examination in Engineerleg-Part II	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Do.
B. Sc. Degree Examination-Part I in Engineering	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Do.
B. Sc. Degree Examination-Part II in Eegineering	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Do.
First B. Sc. (Agriculture)	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Agricultural College, Vellayani
Second B. Sc. (Agriculture)	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Do.
Final B. Sc. (Agriculture)	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Do.
First B. V. Sc.	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Veterinary College, Ollukara, Trichur
Secoed B. V. Sc.	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Do.
Third B. V. Sc.	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Do.
First D. A. M.	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Ayurveda College, Trivandrum
Second D. A. M.	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Do.
Final D. A. M.	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Do.
First B. A. M.-Parts I & II	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Do.
Second B. A. M.	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Do.
Final B. A. M.	5-7-1958	10-7-1958	22-9-1958	Do.
First M. B. & B. S. (Parts I & II)	10-10-1958	15-10-1958	1-12-1958	Medical College, Trivandrum Medical College, Kozhikode
Second M.B. & B.S. (Parts I & II)	10-10-1958	15-10-1958	1-12-1958	Do.
Final M. B. & B. S. (Parts I & II)	10-10-1958	15-10-1958	1-12-1958	Medical College, Trivandrum.

University Buildings,
Trivandrum.

V. P. KANNAN NAIR,
Registrar.

REGISTERED No. M. 4631.

KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. III] Trivandrum, Tuesday, 24th June 1958. [No. 25

PART IV

Private Advertisements and Miscellaneous Notifications.

NOTICE

I, N. P. Mathai, B. A. & B. L., Apprentice from 17-6-1957 to 17-6-1958 under Sri K. P. Pathrose, B. A. & B. L., Advocate, practising at Ernakulam having attended the required number of lectures during 1958 and having passed the Bar Council Examination held in 1957 give notice that I intend moving for my enrolment after one month as an Advocate of the Hon'ble High Court of Kerala.

Ernakulam,
17-6-1958. N. P. MATHAI.

NOTICE

I, P. K. Thankappan, Apprentice from 10-6-1957 to 10-6-1958 under Sri K. C. John, Advocate, practising at Ernakulam having attended the required number of lectures during 1958 and having passed the Bar Council Examination held in 1958 give notice that I intend moving for my enrolment after one month as an Advocate of the Hon'ble High Court of Kerala.

Alleppey,
10-6-1958. P. K. THANKAPPAN.

NOTICE

I, N. Surendra Lal, Apprentice from 18-6-1957 to 17-6-1958 under Sri S. Eswara Iyer, Advocate, practising at Trivandrum having attended the required number of lectures during 1958 and having passed the Bar Council Examination held in 1958 give notice that I intend moving for my enrolment after 26-7-1958 as an Advocate of the Hon'ble High Court of Kerala.

Trivandrum,
18-6-1958. N. SURENDRA LAL.

NOTICE.

I, Kunjookrishnan Nair, P. K., Apprentice from 18-6-1957 to 18-6-1958 under Sri K. V. Gopalan Nair, Advocate, practising at Quilon having attended the required number of lectures during 1958 and having passed the Bar Council Examination held in 1958 give notice that I intend moving for my enrolment on or after August 1958 as an Advocate of the Hon'ble High Court of Kerala.

Quilon,
16-6-1958. P. K. KUNJUKRISHNAN NAIR.

NOTICE

I, T. M. Varghese, B. A. B. L., Apprentice from 17-6-1957 to 17-6-1958 under Sri K. P. Pathrose, B. A. B. L., Advocate, practising at Ernakulam having attended the required number of lectures during 1958 and having passed the Bar Council Examination held in 1957 give notice that I intend moving for my enrolment on or after 17-7-1958 as an Advocate of the Hon'ble High Court of Kerala.

Ernakulam,
17-6-1958. T. M. VARGHESE.

"I, T. C. Krishnan residing at 13/13, Palluruthy Road, Cochin-2 known in my E.S.L. Certificate No. 8519 of March 1947 and the B. Sc. Degree Examination Certificate of the Madras University, Register No. 1742 of March 1952 as T. C. Krishna Iyer do hereby notify to the Public that hereafter I will be known by the name S. Krishnan and my signature will be my name S. Krishnan written in English in my hand."

T. C. KRISHNAN.

I, K. Malathikutty, daughter of Sri M. G. Pillai, Advocate, Perumbavoor, will hereafter be known by the name K. Malathy.

K. MALATHY.

NOTIFICATION

I, K. Padmanabha Menon, Kochuputhoor house, Vazhappally West, Changanacherry, will be hereafter known as K. Radhakrishna Menon, Kochuputhoor house, Vazhappally West, Changanacherry and will sign accordingly.

K. P. MENON.

NOTIFICATION

I, S. Subramania Iyer, Physician, Government Ayurveda College Department, holder of Vaidyakalanidhi Diploma Register No. 212 of 1120 M. E. and an A Class Medical Practitioner License No. 749, hereby declare that my name is changed into S. Subramania Sarma.

Trivandrum,
14-6-1958. S. SUBRAMANIA IYER.

NOTICE

It is hereby notified that I, Vincent E. Murthy Pillai, helder of E. S. L. C. Ne. 4946 of 1944, B. Sc. Diplema No. 293 of 1948, B. T. Diploma No. 34 of 1956 and who has appeared for the M. Ed. Degroo Examinatien of tho Kerala University in March 1958 with Register No. 10, shall hereafter be known as Vincent Paul and shall sign accordingly.

Trivandrum, 17-6-1958. VINCENT E. MURTHY.

It is hereby notified that I, M. J. Thankappan, Mankuttathil, Peovathlnakuzhy, Kalluppara, Kamugempryar, helder of S. S. L. C. Ne. 22628 of 1958 March, bolenging to Cheramar Christian Cemmunity have embraced Hinduism on 1-6-1958 and continuo as a Hindu accopting the name M. J. Thankappan.

M. J. THANKAPPAN, Mankuttathil.

ADVERTISEMENT

It is hereby notified that MAHOMED HASSAN, K. B. helder of S. S. L. Certificate Ne. 18264 of 1954 whe passod Intermediate examinatlen of Madras University in 1956 March under Reg. Ne. 1270 will horeaftor be knewn as MOHAMED HUSSAIN, K. B. and will sign accordingly.

Changonacherry, 9-6-1958. K. B. MOHAMED HUSSAIN.

NOTICE

It is hereby notified that I, Augustine Poter Ferns of Thottumugathu, Sakthikulangara, Quilen, hereafter be knewn as Augustino Percy Cress and will sign accordignly.

Saktbikulangara, 12th June 1958. A. P. FERNS.

NOTICE.

STATE BANK OF INDIA, MADRAS.

Sri K. Subramanian to be Agent, Kozhikedo Branch, as from the close of business en the 30th May 1958 *vice* Sri K. R. Menon.

12-6-1958.

K. M. NANJAPPA,
Secretary and Treasurer.

NOTICE.

This is te netify that I, M. J. Mathai, Meclamkuzhakal heuse, Panchayat Assistant, Kuravilangad Panchayat (Helder of S.S.L.C. Boek No. 117491 of 1955 March and Bharat Insurance Policy Ne. 358463) will hereafter bo knewn as "M. J. Mathew, Panchayat Assistant, Kuravilangad Panchayat", and will write and sign accordingly.

Kuravilangad, 9-6-1958. M. J. MATHAI.

NOTICE

The Piravom Unien Bank Ltd., (In Liquidatien)

Noticeis hereby given that the final meeting of shareheldcrs (Contributories) ef the abeve Bank will be held on 18th August 1958 at 12 neen at the office of the Liquidater at Piravem te consider the acts and dealings of the liquidator and the final statement ef accounts of the liquidator regarding the winding up ef the affairs of the Bank.

Tho final statemont of account and prescribed particulars may bo inspected at the office ef tho Liquidator on any day betweon 11 a. m. and 1 p. m.

Piravom, 9-6-1958.

K. M. JOSEPH,
Liquidater,
Fer *Piravem Unien Bank Ltd.,*
(*In voluntary Liquidatien*).

പരസ്യം.

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ അണ്ടൂർക്കോണം പകുതിയിൽ ചിറ്റാറ്റിൻകര പനയറവിളാകത്തു വേലപ്പൻവീട്ടിൽ കെ. പക്കി എന്നറിയപ്പെട്ടുവന്നിരുന്ന ഞാൻ മേലാൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ കെ. പത്മനാഭൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും അതിൻപ്രകാരം ഒപ്പിടുന്നതുമായിരിക്കും.

കെ. പക്കി (ഒപ്പ്)

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ തിരുവല്ലം പകുതിയിൽ വെങ്ങാനൂർ ദേശത്ത് തയ്യിൽവിളവീട്ടരുകിൽ താന്നിവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ ഗോവിന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഞാൻ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ P. ഗോവിന്ദൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി ഒപ്പിടുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ബാലരാമപുരം, 16-6-1958. പി. ഗോവിന്ദൻ (ഒപ്പ്)

പരസ്യം.

നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ വെള്ളനാട് പകുതിയിൽ പുളിക്കൂട്ടത്തുമുറിയിൽ മംഗലത്തുകോണത്തുവീട്ടിൽ P. ശീലാസ് (S. S. L. C. Passod No. 21297 ef 57 March) എന്ന ഞാൻ 28-5-'58-ൽ ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ച് മേലാൽ ചേരമർജാതിയിൽ P. ചെല്ലയ്യ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും അതിൻപ്രകാരം ഒപ്പിടുന്നതുമായിരിക്കും.

പി. ശീലാസ് (ഒപ്പ്)

നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ വെള്ളനാട് പകുതിയിൽ കോട്ടമലമംഗലം മുറിയിൽ തരുവൂർ വീട്ടിൽ 25 വയസ്സുള്ള D. തങ്കപ്പൻ എന്ന ഞാൻ (S. S. L. C. 7236/1957 Septombor) ചേരമർ ക്രിസ്ത്യൻസമുദായത്തിൽ നിന്നും 9-6-1958-ൽ ശുദ്ധികർമ്മം നടത്തി ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വെള്ളനാട്, 17-6-1958. D. തങ്കപ്പൻ (ഒപ്പ്)

പരസ്യം.

തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ
1958 ഐ. പി. നമ്പർ 3.

ഹർജിക്കാരൻ — ആറ്റിപ്ര പകുതിയിൽ കൊളത്തൂർമുറിയിൽ, ശാസ്തംവിളാകത്തു വീട്ടിൽ കട്ടപ്പൻ എന്നു വിളിക്കുന്ന നീലകണ്ഠൻ കൃഷ്ണൻ.

എതിർകക്ഷികൾ — (1) ചെമ്പഴന്തി പകുതിയിൽ അമ്മൻ കോവിൽ തെരുവിൽ ചെന്തിട്ട വാർഡിൽ, T. C. 3/1251-ാം നമ്പർ ഗൃഹത്തിൽ പി. കെ. ആനന്ദം പിള്ള.

(2) ആറ്റിപ്ര പകുതിയിൽ വയലക്കര മുറിയിൽ മണക്കാട്ടുവിളാകത്തു വീട്ടിൽ എം. മാമച്ചൻപ്പണിക്കർ.

ടി നമ്പർ ഹർജിക്കാരനെ ഇൻസാൾവന്റായി അഡ്ജൂഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മേൽ നമ്പർ ഹർജി സംഗതിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ 2-7-58-ൽ കാലത്ത് 11 മണിക്ക് ഈ കോടതി മുമ്പാകെ മുറപ്രകാരം ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം ഹർജിസംഗതി തീരുമാനിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതാകുന്നു വിവരം തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

16-6-1958.

കെ. സുധാകരൻ,
അഡ്വക്കേറ്റ്.

പരസ്യം.

തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ.

ടി കോർട്ടിൽ 1958 I. P. No. 5.

ഹർജിക്കാരൻ — വഞ്ചിയൂർ വില്ലേജിൽ പഴവങ്ങാടിയിൽ കാഞ്ചിപുരം തോപ്പുവിളയിൽ താമസം കെ. വി. കറാലിംഗംപിള്ള.

അഡ്വക്കേറ്റ് എ. കെ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ.

എതിർകക്ഷികൾ — (1) തിരുവനന്തപുരം ആശുപത്രിയിൽ വലിയവെട്ടിൽ പെൻഷൻ ഇഞ്ചിനിയർ എം. താണുപിള്ള.

(2) തിരുവനന്തപുരം പുത്തൻചന്തയിൽ മെയിൻ റോഡിൽ ടി പയനിയർ ബിൽഡിംഗ്സ്, ലിമിറ്റഡ്.

(3) തിരുവനന്തപുരം ചാലയിൽ ഫലക്കറിക്കട ലെയിൻ ജെൻസി ട്രേഡ്സ് മർച്ചന്റ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് റാവുത്തർ.

(4) കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് കൊട്ടാരക്കര [illegible] വീട്ടിൽ ഫലക്കറി വ്യാപാരം, എസ്സ്. പിച്ചുമുത്തുപ്പിള്ള.

(5) [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible] വീട്ടിൽ, മുഖ്യൻ കമ്പനി ബിൽഡേഴ്സ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ കെ. മൈനാഥയ്യർ.

ടി എതിർകക്ഷികളേയും മററും തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

മേൽ നമ്പരിൽ ഹർജിക്കാരനെ നിർധനനായി സമ്മതിച്ച് ഉത്തരവുണ്ടാകണമെന്ന് ഈ നമ്പർ ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എതിർകക്ഷികൾക്കോ മററാർക്കെങ്കിലുമോ അതിലേക്ക് വല്ല ആക്ഷേപവുമുള്ള പക്ഷം 1958 ജൂലൈ മാസം 1-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച പകൽ 10½ മണിക്ക് ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കാത്തപക്ഷം എതിർകക്ഷികളെക്കൂടാതെ ഹർജിസംഗതി തീർച്ചചെയ്യുമെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം, എ. കെ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ,
12. 6. 1958. ഹർജിക്കാരന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ്.

പരസ്യം.

തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ
1958 സക്സഷൻ നമ്പർ 21.

ഹർജിക്കാർ — (1) ചെങ്കൽച്ചൂള വില്ലേജിൽ കരമന T. C. 408-ാം നമ്പർ ഭവനത്തിൽ നിന്നും പാല്കുളങ്ങര വില്ലേജിൽ പെരുന്താന്നിയിൽ പത്മസദനത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ ഭഗവതി അമ്മ.

(2) ടിയിൽ മെനർ ഭഗവതിയമ്മ ഇന്ദിരാദേവി. (രക്ഷകർത്താ 1-ാം ഹർജിക്കാരിയാകുന്നു).

എതിർകക്ഷി ഇല്ല.

സകലമാനപേരേയും തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഒന്നാം ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും, 2-ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ പിതാവുമായ കേശവൻ തമ്പി പരമേശ്വരൻ തമ്പി എന്ന കെ. പി. തമ്പി 1958 ഫെബ്രുവരി 25-ാം തീയതി വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കാളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതും ടി പരേതന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും അവകാശികളുമായി ഹർജിക്കാർ അല്ലാതെ വേറെ ആരുംതന്നെ ഇല്ലാത്തതും പരേതന് ശമ്പളം, ബാലൻസ്, പോസ്റ്റൽ സേവിംഗ്സ്, പ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട്, ഗ്രാറ്റുവിററി മുതലായ വകയിൽ കിട്ടേണ്ട സംഖ്യകളെ വാങ്ങി എടുക്കുന്നതിന് 1-ാം ഹർജിക്കാരിക്ക് സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഹർജിക്കാർ 1958 സക്സഷൻ 21-ാം നമ്പരായി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹർജി സംഗതി 1958 ജൂലൈ മാസം 8-ാം തീയതി വിചാരണ വച്ചിരിക്കുന്നതുമാകയാൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ടി തീയതി പകൽ 11 മണിക്ക് കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ഹർജി തീർച്ച ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

എ. പരമേശ്വരൻ പിള്ള,
11–6–1958. ഹർജിക്കാരുടെ അഡ്വക്കേറ്റ്.

നെടുമങ്ങാട് മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

1958 സക്സഷൻ ഹർജി നമ്പർ 5.

ഹർജിക്കാർ — (1) മേൽതോന്നയ്ക്കൽ പകുതിയിൽ കടവൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം പുത്തൻ തെരുവു വാർഡിൽ ശ്രീവരാഹത്തു T. C. 507-ാം നമ്പർ ഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന് ഇപ്പോൾ നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ തേക്കട ചുറിയിൽ പഴവടി ഗ്രാമത്തിൽ താമസം കൃഷ്ണയ്യൻ ഹരിഹരയ്യൻ.

(2) ടി കടവൂർ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും ടി പഴവടി ഗ്രാമത്തിൽ താമസം ഹരിഹരയ്യൻ ഈശ്വരയ്യൻ.

എതിർകക്ഷി — ഇല്ല.

ടി കടവൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം പുത്തൻതെരുവു വാർഡിൽ T. C. 507-ാം നമ്പർ ഗൃഹത്തിൽ താമസമായിരുന്ന് നെടുമങ്ങാട്ട് പഴവടി ഗ്രാമത്തിൽ താമസമായിരിക്കെ മരിച്ചുപോയ ഹരിഹരയ്യന്റെ വക്ക് സ്വന്തം എന്ന പേരിൽ 1-ാം ഹർജിക്കാരൻ നിക്ഷേപിച്ച് ചിറയിൻകീഴ് സബ് ട്രഷറിയിൽ S. B. 7178-ാം നമ്പരായി കിടന്നിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിൻപടി 1957 മാർച്ച് അവസാനം വരെ പലിശയുൾപ്പെടെ രൂപ 1764-ം തുടർപലിശയും ഉൾപ്പെടെ 1830 രൂപ ഹർജിക്കാർക്കുവേണ്ടി ഒന്നാം ഹർജിക്കാരൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് അവകാശപ്പെടുന്ന സർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടണമെന്നും മററും മേൽ വിവരിച്ച ഹർജിക്കാർ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടി ഹർജി തീർച്ചക്കായി 1958 ജൂലൈ 9-ാം നു വിചാരണ വച്ചിരിക്കുന്നതും സർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പററി ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ ആയതു 1958 ജൂലൈ 9-ാം നു തന്നെ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം സർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ഹർജിക്കാർ — (1) കൃഷ്ണയ്യർ ഹരിഹരയ്യൻ (ഒപ്പ്)
(2) ഹരിഹരയ്യൻ ഈശ്വരയ്യൻ (ഒപ്പ്)

1958 ജൂൺ 3.

ആററിങ്ങൽ സബ് കോടതി മുമ്പാകെ
1958 I. P. No. 4.

ഹർജിക്കാരൻ — കഠിനംകുളം പകുതിയിൽ ടി മുറിയിൽ തോണിക്കടവു ബംഗ്ലാവിൽ നിന്നും ചെറിയ ...പകുതിയിൽ ഇടവിളാകത്തു മുറിയിൽ പുതുവൽ പുരയിടത്തിൽ മീരാസാഹിബ് അബ്ദുൽ റഹിമ്.

എതിർകക്ഷികൾ — (1) വെയിലൂർ പകുതിയിൽ പുതുക്കുൽ മുറിയിൽ പാരവൻ വിളാകത്തു വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ രാമകൃഷ്ണൻ.

(2) ടി മുറിയിൽ പുതുവിളാകം ബംഗ്ലാവിൽ താമസം മേരി മെയ്ഡിന ഷുർ എ. പെരേര യൂസഫ് ഷെയ്യാർ കാരൻ അയൂർ പകുതിയിൽ പൊയ്കയിൽ റോഡ് ഇത്തിക്കുന്നിൽ കുന്നുവിള ബംഗ്ലാവിൽ താമസം ജോസഫ് പെരേര സിലസ്റ്റിൻ പെരേര.

(3) നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കിൽ വാമനപുരം പകുതിയിൽ ടി മുറിയിൽ പാലോട് കണ്ണംപുറത്തുവീട്ടിൽ എം. മാധവൻ.

(4) ആറ്റിങ്ങൽ പകുതിയിൽ കൊട്ടിയൂർ മുറിയിൽ പാലോട്ട് പുത്തൻ ബംഗ്ലാവിൽ എം. കമലാസൻ.

(5) നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കിൽ തേക്കട മുറിയിൽ പഴവടി പുത്തൻ ബംഗ്ലാവിൽ പത്മനാഭപിള്ള നാരായണപിള്ള.

(6) ടി തേക്കട മുറിയിൽ ദേവികവിലാസം ബംഗ്ലാവിൽ എൻ. കേശവപിള്ള.

(7) നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കിൽ പാലോട്ട് ആനാകുടി മുറിയിൽ മംഗലശ്ശേരി വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള കൃഷ്ണപിള്ള.

(8) ടി ആനാകുടി മുറിയിൽ മണലിവിളാകത്തു വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് കണ്ണ് ഷാഹുൽ ഹമീദ്.

(9) ടി ആനാകുടി മുറിയിൽ ശ്രീവിലാസം മഠത്തിൽ പത്മനാഭൻ ഗോപാലൻ.

(10) നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കിൽ വടക്കേക്കര മുറിയിൽ കിഴക്കതിൽ വീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള നീലകണ്ഠപ്പിള്ള.

(11) ന്യൂ ഇൻഡ്യാ ബാങ്ക് ചിറയിൻകീഴ് ശാഖ ഏജന്റ് എം. ശ്രീകണ്ഠയ്യൻ.

(12) ആനാകുടി മുറിയിൽ പുതിച്ചി വിളാകത്തുവീട്ടിൽ എ. കാസ്സിം ഹനീഫ്.

(13) ശാർക്കര പകുതിയിൽ ചിറയിൻകീഴ് ചെരുവക്കോട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും കുന്നത്തൂർ പകുതിയിൽ ചിറയിൻകീഴ് ചെങ്ങന്നൂർ മലയാ കമ്പനിയിൽ എസ്സ്. അബ്ദുൽഖാദർ.

(14) നെടുമങ്ങാട്ട പകുതിയിൽ തേക്കട മുറിയിൽ കരിമ്പാടി പുത്തൻവീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽഖാദർ അബ്ദുൽ ഹമീദ്.

(15) തോന്നയ്ക്കൽ പകുതിയിൽ പാച്ചിറയിൽ മുറിയിൽ സരസ്വതി വിലാസം ബംഗ്ലാവിൽ വേലായുധൻപിള്ള ബാലൻപിള്ള.

(16) കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിൽ കടയ്ക്കൽ പകുതിയിൽ ചിറയൂർ മുറിയിൽ ശംഭുമഠത്തിൽ നീലകണ്ഠൻ വേലായുധൻ.

(17) നെടുമങ്ങാട്ട പകുതിയിൽ അരുവിക്കര മുറിയിൽ കൊപ്പം എന്ന സ്ഥലത്ത് പള്ളിവിളാകത്തു പുത്തൻബംഗ്ലാവിൽ മീരാസാഹിബ് മുഹമ്മദ്‌ഹനീഫാ.

(18) വഞ്ചിയൂർ പകുതിയിൽ കനകക്കുന്നിൽ ദേവ്പ്രാ ബംഗ്ലാവിൽ സോമൻ സ്റ്റീഫൻസൺ.

(19) ആനാട്ട് പകുതിയിൽ ടി മുറിയിൽ കല്ലറക്കുന്ന വീട്ടിൽ ശങ്കരൻ അച്യുതൻ.

(20) ടി മുറിയിൽ ചുള്ളിമാനൂർ ആറാംപള്ളി എന്ന സ്ഥലത്തു തടത്തിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ അപ്പിക്കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ.

(21) നെടുമങ്ങാട്ട് പകുതിയിൽ തെക്കുംകര മുറിയിൽ അയണിമൂട്ടുവിളാകത്തു വീട്ടിൽ ഇബ്രാഹിംപിള്ള അബ്ദുൽഹസ്സൻ കുഞ്ഞ്.

(22) ടി പകുതിയിൽ വടക്കുംകര മുറിയിൽ മാവൂട്ടുവിളാകത്തു വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള ശിവശങ്കരപ്പിള്ള.

(23) ടി പകുതിയിൽ കരിപ്പൂര മുറിയിൽ തൊഴുക്കന്ന വിളാകത്തു വീട്ടിൽ കുഞ്ചുപിള്ള തങ്കപ്പൻപിള്ള.

(24) ടി കരിപ്പൂര മുറിയിൽ തേവരപ്പാറത്തലയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ എം. രാജപ്പൻ.

(25) ടി കരിപ്പൂര മുറിയിൽ ഇടമരത്തും കിഴക്കുംകര പുത്തൻ വീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള അർജ്ജുനൻപിള്ള.

(26) നെടുമങ്ങാട്ട് ആനാകുടി പകുതിയിൽ ടി മുറിയിൽ വടക്കേവീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള ചെല്ലപ്പൻപിള്ള.

(27) ടി സെൻട്രൽബാങ്ക് കർപ്പറേഷൻ ആഫ് ട്രാവൻകൂർ ബാങ്കിന്റെ നെടുമങ്ങാട് ശാഖാ ഏജന്റ്.

എതിർ കക്ഷികളെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു്.

ഹർജിക്കാരൻ നിർധനനാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ എന്നു് ഹർജിക്കാരൻ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടി ഹർജിസംഗതി 30-6-58-ൽ വിചാരണ വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആർക്കെങ്കിലും തർക്കമുള്ളപക്ഷം അന്നേദിവസം പകൽ 11 മണിക്കു് എതിർകക്ഷികളോ അവരുടെ വക്കീലോ ഹാജരായി വേണ്ടതു ചെയ്തു കൊള്ളണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കൂടാതെ ഹർജിസംഗതി തീരുമാനിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

16-6-58.

പി. വി. നീലകണ്ഠപ്പിള്ള,
ഹർജിക്കാരൻഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ്.

വർക്കല മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ
1958 സക്സഷൻ നമ്പർ 3.

അപേക്ഷകക്ഷികൾ—(1) വർക്കല പകുതിയിൽ ചിലക്കൂർ ദേശത്തു് ഇടയ്ക്കോട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും അയ്യപ്പൻ വിളാകത്തുവീട്ടിൽ താമസം പരമേശ്വരൻ പിള്ള ഗോപാലപിള്ള.

(2) പരമേശ്വരൻപിള്ള ചെല്ലപ്പൻപിള്ള.

എതിർകക്ഷി—വർക്കല പകുതിയിൽ വർക്കല ദേശത്തു് പുതുവീട്ടിൽ പാർവ്വതിഅമ്മ ജാനകിഅമ്മ.

എതിർകക്ഷിയെയും മറ്റും തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു്.

മരിച്ചുപോയ ടി ചിലക്കൂർ ദേശത്തു് അയ്യപ്പൻവിളാകത്തു വീട്ടിൽ കാളിപ്പിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ള വാദിയായി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കല മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ 1957 സി. 47-ാം നമ്പർ വിധിപ്രകാരം കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള 77 രൂപ ഉൾപ്പെടെ ഇടപാടുകളുള്ള 637 രൂപയും തൽപലിശയും ഈടാക്കി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ടിയാന്റെ മക്കളും വിൽപത്രക്കാരുമായ അപേക്ഷകക്ഷികൾക്കാണെന്നു സ്ഥാപിച്ചു് സക്സഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നു് അപേക്ഷകക്ഷികൾ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടി നമ്പർ ഹർജിസംഗതിയിന്മേൽ എതിർകക്ഷിക്കോ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരണദിവസമായ 10-7-1958 പകൽ 10½ മണിക്കു നേരിട്ടോ അധികാരപ്പെട്ടവർ മുഖേനയോ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം എതിർകക്ഷിയെയും മറ്റും കൂടാതെ ടി ഹർജി തീരുമാനിക്കുമെന്നുള്ളതും ആകയാൽ വിവരം എതിർകക്ഷിയെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വർക്കല,
16-6-1958.

എൻ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ,
അപേക്ഷകക്ഷികളുടെ ഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ്.

വർക്കല മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ
1958 സക്സഷൻ നമ്പർ 4.
അപേക്ഷകക്ഷികൾ

1. വർക്കല വില്ലേജിൽ കരുനിലക്കോട്ടു ദേശത്തു് അറപ്പുര വീട്ടുള്ള കല്ലിടണിയിൽവീട്ടിൽ കല്യാണിഅമ്മ ഭവാനിഅമ്മ.
2. ടിയിൽ വേണിഅമ്മ രുഗ്മിണിഅമ്മ.
3. ടിയിൽ വാസുപിള്ള മഹേശ്വരൻപിള്ള.
4. ടിയിൽ വാസുപിള്ള ശിവസേനൻപിള്ള.

എതിർകക്ഷി.

വർക്കല വില്ലേജിൽ കരുനിലക്കോട്ടു ദേശത്തു് മുക്കുന്നിൽ വീട്ടുള്ള കല്ലിടക്കഴിവിളവീട്ടിൽ നാരായണിഅമ്മ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ.

എതിർകക്ഷിയെയും മറ്റും തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു്.

1-ാം അപേക്ഷകക്ഷിയുടെ ഭർത്താവും 2-ം, 3-ം, 4-ം അപേക്ഷകക്ഷികളുടെ പിതാവുമായ മരിച്ചുപോയ ടി കരുനിലക്കോട്ടു ദേശത്തു് കല്ലിടണിയിൽവീട്ടിൽ പി. വാസുപിള്ള വർക്കല പോസ്റ്റ് സേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ 104059-ാം നമ്പർ പാസ്സ്ബുക്ക്പ്രകാരം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള വകയിൽ കിട്ടേണ്ട 7738 രൂപ 12 നയാപൈസയും പലിശയും വാങ്ങി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം അപേക്ഷകക്ഷികൾക്കാണെന്നു് സ്ഥാപിച്ചു് സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിനായി അപേക്ഷകക്ഷികൾ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടി നമ്പർ ഹർജിയെ സംബന്ധിച്ചു് എതിർകക്ഷിക്കോ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരണ ദിവസമായ 15-7-1958-ൽ നേരിട്ടോ അധികാരപ്പെട്ടവർ മുഖാന്തിരമോ പകൽ 10½ മണിക്കു് ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം എതിർകക്ഷിയെയും മറ്റും കൂടാതെ ടി കേസ് തീരുമാനിക്കുമെന്നുള്ളതും ആകയാൽ വിവരം എതിർകക്ഷിയെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വർക്കല,
16-6-58.

എൻ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻനായർ,
അപേക്ഷകക്ഷികളുടെ ഭാഗം
അഡ്വക്കേറ്റ്.

പരസ്യം.

തിരുവല്ലാ മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ
1958-ൽ സക്സഷൻ ഹർജി നമ്പർ 8.

ഹർജിക്കാരൻ—ജേക്കബ് ചാക്കോ.

തിരുവിതാംകൂർ P. W. D. ചീഫ് എഞ്ചിനീയരായിരുന്നു് മരിച്ച ഐ. സി. ചാക്കോയുടെ പേരിലെടുത്തിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റുവക 1944-ലെ 3% T. P. 3851-ം, 3852-ം നമ്പർ പ്രോനോട്ടുകളിൻപ്രകാരമുള്ള സംഖ്യയെ സംബന്ധിച്ചു് ടിയാന്റെ മകനായ ഹർജിക്കാരനു് സക്സഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള മേൽ നമ്പർ ഹർജിയാളും 26-6-1958-ലേയ്ക്കു വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതേപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ അവധിദിവസം മുറപ്രകാരം കോടതിയിൽ ഹാജരായി വേണ്ടതു ചെയ്തുകൊള്ളേണ്ടതാണു്.

തിരുവല്ല,
5-6-1958.

കെ. റ്റി. കുര്യൻ,
അഡ്വക്കേറ്റ്.

പത്തനംതിട്ട മുൻസിഫ് കോടതി മുമ്പാകെ
1958-ൽ സക്സഷൻ 3.

ഹർജിക്കാരൻ—ഓമല്ലൂർ പകുതിയിൽ ചീക്കനാൽ മുറിയിൽ കൈതവീട്ടിൽ ബംഗ്ലാവിൽ കെ. വി. ഉമ്മൻ.

എതിർ ഹർജിക്കാർ—(1) ടിയിൽ മറിയാമ്മ വറുഗീസ്, (2) ടിയിൽ മിസ്സ്. അന്നമ്മ വറുഗീസ്, (3) ടിയിൽ മിസ്സ്. മറിയാമ്മ വറുഗീസ്.

സകലമാനപേരെയും ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു്.

ഹർജിക്കാരന്റെയും, 2-ം, 3-ം എതിർകക്ഷികളുടെയും പിതാവും 1-ാം എതിർകക്ഷിയുടെ ഭർത്താവും ആയിരുന്ന മരിച്ച കെ. സി. വറുഗീസു കത്തനാർ അവർകൾക്കു് പത്തനംതിട്ട സബ് ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് 3688-ാം നമ്പരായി 15-11-1956-ൽ നീക്കി ബാക്കിവരുവാനുള്ള 132 രൂപ 12 അണയും പലിശയും ഉൾപ്പെടെ രൂപ 135-ം (2) ടിയാൻ ഓമല്ലൂർ ആശ്രമത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായി ജോലി നോക്കിവന്ന വക 1954 മുതൽ 8-ാം മാസം വരെയുള്ള ശമ്പളം വകയിൽ ബാക്കി വരുവാനുള്ള രൂപ 185-ം മരിച്ച കെ. സി. വറുഗീസു കത്തനാരുടെ അവകാശിയായ ഹർജിക്കാരനു കിട്ടത്തക്കവണ്ണം സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നു ബോധിപ്പിച്ച ഈ നമ്പർ ഹർജിസംഗതിക്കു് ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1958 ജൂലൈമാസം 2-ാം൹ പകൽ 11 മണിക്കു് ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

3-6-1958.

പി. ഐ. ഫിലിപ്പ്,
ഹർജിഭാഗം വക്കീൽ.

പരസ്യം.

1958 മെയ്

പത്തനാപുരം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

അലയമൺ വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 745/1/1941-ൽ 41 സെന്റും, 745/1/1943-ൽ 72 സെന്റും, 745/1/732-ൽ 4 ഏക്കർ 7½ സെന്റും, ഉൾപ്പെടെ 5 ഏക്കർ 84½ സെന്റ് പുരയിടം, മരവും കിണറും അലയമൺ വാല്യുവിൽ കുളഞ്ഞാട്ട് പറണ്ടലംകോട്ട്. കിഴക്കേവീട്ടിൽ ഉമ്മൻ മാത്യു ജാമ്യക്കാരനായി പലവരിപ്രകാരം രൂപ 3000 വായ്പ കിട്ടുന്ന

ചിന്ന് അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കയും അപേക്ഷപ്രകാരം വിചാരണ നടത്തി അപേക്ഷകനിക്ക വസ്തുക്കളിലുള്ള അവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ആധാരങ്ങൾ ഹാജരാക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ 1122-ാമാണ്ടത്തെ 840-ാം നമ്പർ അസ്സൽ വിലയാധാരം ... നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി എന്നു പറയുന്നു. വസ്തു ... അസ്സൽ ആധാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ... ഇതു സംബന്ധിച്ച് ... നിയമപ്രകാരം ... ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്.

ആകയാൽ മേൽവിവരിച്ച ആധാരപ്രകാരമുള്ള വസ്തുവിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപിച്ച് ... നടത്തുന്നതിന് ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരത്തിന് ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ... ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി ... ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. ... കാലശേഷം ... അപേക്ഷകളും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

പുനലൂർ. (ഒപ്പ്)
സബ് രജിസ്ട്രാർ.

Before the District Court, Alleppey.

Succession Certificate No. 1 of 1958.

Petitioners:—1. P. C. Tharian, Son of late Doctor P. T. Chacko, Minor now residing at Nalankal, Thalavady Village.

2. P. C. George, son of Do, Minor, now residing at Do.
3. P. C. Thomas, son of Do., Minor, now residing at Do.
4. P. C. Jacob, son of Do., Pupil, now residing at Do.
5. Tharayathu Panicker, residing at Parambil House, Puthiyakavoo, Mavelikara.
6. P. V. Kuruvila, residing at Nalankal, Thalavady Village.

Counter Petitioners:—Nil.

Notice is hereby given that a petition for the issue of a succession certificate is filed by the petitioners requesting the court to authorise the 6th petitioner to collect the following debts due to late Dr. P. T. Chacko, father of the petitioners 1 to 4 and it is posted to 26th June 1958 before the said court for objection if any. Any person desirous of supporting or opposing the making of an order, as prayed for in the petition, should appear at the time of hearing by himself or by his advocate, failing which the application will be granted.

DEBTS.

1. Rs. 5,000 from the Life Insurance Corporation of India (Unit Oriental Government Assurance Co., Ltd., Trivandrum)
2. Rs. 3,500 from the State Provident Fund, Trivandrum, Kerala State.
3. Rs. 5,312·50 from the Bank of New India Ltd., Trivandrum.
4. Rs. 2,195 from the Palai Central Bank Ltd., Trivandrum.
5. Rs. 641 from the Travancore Forward Bank Ltd., Trivandrum.
6. Rs. 110 from the Bank of New India Ltd., Trivandrum.
7. Rs. 220 from the Palai Central Bank Ltd., Trivandrum.
8. Rs. 300 from the Kerala State Government, Trivandrum.
9. Rs. 300 from the Travancore Cements Ltd., Kottayam.
10. Rs. 18 from the Travancore Cements Ltd., Kottayam.

Alleppey, 1st April 1958.

P. V. VARGHESE,
Advocate for the Petitioners.

പരസ്യം.

ആലപ്പുഴ സബ് കോർട്ടിൽ
1958-ലെ ഒ. പി. നമ്പർ 6.

ഹർജിക്കാരൻ—മാവേലിക്കര തെക്കേ വില്ലേജിൽ ചെട്ടികുളങ്ങര മുറിയിൽ പുത്തൻ പുരയ്ക്കൽ ... ജോസഫ്.

എതിർ ഹർജിക്കാർ—1 മാവേലിക്കര തെക്കേ വില്ലേജിൽ ചെട്ടികുളങ്ങര മുറിയിൽ വടക്കേതലയ്ക്കൽ കണ്ടത്തിൽ സരസ്വതി സദനത്തിൽ നാരായണ പിള്ള പരമേശ്വരൻ പിള്ള.

2. ടി മുറിയിൽ ... വീട്ടിലായ സരസ്വതി സദനത്തിൽ പരമേശ്വരൻ പിള്ള മകൻ കുഞ്ഞൻ നായർ.

3. ടിയിൽ താമസം ...

4. ടിയിൽ താമസം ...

5. ടിയിൽ താമസം ... പരമേശ്വരൻ പിള്ള മകൻ ... നായർ.

മേനോൻ 3 മുതൽ 5 വരെ എതിർ ഹർജിക്കാർ ... 1-ാം എതിർ ഹർജിക്കാരൻ.

എതിർകക്ഷികളെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

1-ാം എതിർ ഹർജിക്കാരൻ 2 മുതൽ 5 വരെ എതിർ കക്ഷികളുടെ ... തീരുമാനം അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി നിർണ്ണയമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഹർജിക്കാരൻ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസാൾവൻസി ഹർജി സംഗതി 1958 ജൂലൈ 2-ാം തീയതി വിചാരണ വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതേപ്പറ്റി വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേ ദിവസം പകൽ 11 മണിക്ക് കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

10. 6. 1958.

തകഴി എൻ. നാരായണൻ ഉണ്ണിത്താൻ,
ഹർജിക്കാരന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ്.

പരസ്യം.

കോട്ടയം ജില്ലാ കോർട്ടിൽ
1958-ലെ സക്സഷൻ നമ്പർ 3,

ഹർജിക്കാർ—കോട്ടയം താലൂക്ക് വിജയപുരം മാങ്ങാനം കരയിൽ കളരിക്കൽ കെ. കെ. കുര്യൻ മുതൽപേർ 5.

എതിർ ഹർജിക്കാരി—കോട്ടയം താലൂക്ക് വിജയപുരം മാങ്ങാനം കരയിൽ കളരിക്കൽ ... കുര്യൻ.

ഇതിനാൽ എതിർ ഹർജിക്കാരി മുതലായ സകലമാന പേരെയും തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

മരിച്ചുപോയ കളരിക്കൽ കുര്യൻ കുര്യൻ അവർകളുടെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ഹർജി പട്ടിക ... അവകാശികളായ ഹർജിക്കാർക്ക് സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഹർജിക്കാർ ഈ നമ്പർ ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ടി ഹർജി സംഗതിക്ക് എതിർ ഹർജിക്കാരിക്കോ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ 30. 6. 1958-ൽ പകൽ 11 മണിക്ക് ടി കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ സകലമാനപേരെയും തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കോട്ടയം,
11. 6. 1958.

കെ. റ്റി. തൊമ്മൻ,
ഹർജിക്കാർക്കുവേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ്.

കോട്ടയം സബ് കോടതിയിൽ
1958-ൽ ഐ. പി. നമ്പർ 6.

ഹർജിക്കാരൻ—ദി പാലാ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്.

എതിർഹർജിക്കാരൻ—വിജയപുരം വില്ലേജിൽ മാങ്ങാനം കരയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ പി. പി. കുര്യൻ എന്ന് ... വരുന്ന പീലിപ്പോസ് കുര്യൻ.

മേൽനമ്പരിൽ എതിർ ഹർജിക്കാരനെ നിർദ്ധനനായി സ്ഥാപിച്ചും മറ്റും ഉത്തരവുണ്ടാകണമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹർജി സംഗതി ഈ മാസം 24-ാം തീയതിക്ക് (24. 6. 1958) വിചാരണ വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നേദിവസം കഴിയുന്നതും മുൻപ്രകാരം നടപടി ... ആക്ഷേപം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും, അല്ലാത്തപക്ഷം ടി എതിർഹർജിക്കാരനെ ... ഹർജി സംഗതി തീർപ്പു ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കോട്ടയം,
11. 6. 1958.

കെ. ചാക്കോ,
ഹർജിക്കാരനുവേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ്.

കൊച്ചി മുൻസിഫ് കോർട്ട്

1958-ൽ സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കററ് നമ്പർ 8.

ഹർജിക്കാർ—കൊച്ചി താലൂക്ക് രാമേശ്വരം വില്ലേജ് മുലങ്കുഴി ഡിവിഷനിൽ പാണിക്കശേരിയിൽ ഇരിക്കും കുഞ്ഞാലി പൈലിയുടെ ഭാര്യ ക്രിസ്റ്റീനാ എന്ന സ്ത്രീ, (2) മകനും മാത്യു, (3) ജോസ്.

എല്ലാവരും അറിയുവാനായി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

1-ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ മകനും 2-ഉം 3-ഉം നമ്പർകാരുടെ സഹോദരനുമായ മരിച്ച കെ. പി. തോമാസ്സിനു ബ്രൂണർ കമ്പനിയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞുകിട്ടുവാനുള്ള സംഖ്യകൾ പിരിച്ചെടുപ്പാൻ മേൽ നമ്പരായി ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സക്സഷൻ ഹർജി 1958 ജൂലൈ മാസം 1-ാം തീയതി വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വല്ലവർക്കും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേദിവസം പകൽ 11 മണിക്ക് ഈ കോർട്ടിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

1958 ജൂൺ 13.

ഓ. എഫ്. ജോസഫ്,
ഹർജിക്കാരുടെ അഡ്വക്കേററ്.

എറണാകുളം മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

1958 സക്സഷൻ ഹർജി നമ്പർ 3.

ഹർജിക്കാർ—എറണാകുളം ഷൺമുഖം റോഡിൽ വലിയപുരം 28/17596-ാം നമ്പർ ഗൃഹത്തിൽ താമസം (1) മേരി കുഞ്ഞൻ, (2) എൻ. കെ. ജിമ്മി, (3) എൻ. കെ. സണ്ണി, (4) എൻ. കെ. ഇഗ്നേഷ്യസ്.

1-ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും ശേഷം ഹർജിക്കാരുടെ പിതാവും മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തു ഫോറസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറർ ആയിരുന്നു മരിച്ചുപോയ എൻ. ഐ. കുഞ്ഞൻ എന്നയാൾക്കു കിട്ടേണ്ട പെൻഷൻ തുകയായ 349-ക വാങ്ങാൻ മൂന്നാം ഹർജിക്കാരൻ എൻ. കെ. സണ്ണി പേർക്കു സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടണമെന്ന് ബോധിപ്പിച്ച ടി ഹർജി 1958 ജൂലായ് 2-ാം തീയതി വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നു. ആക്ഷേപമുള്ളവർ ടി തീയതിക്കു മുമ്പായി കോർട്ടിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

1958 മെയ് 19.

എം. എബ്രഹാം,
ഹർജിക്കാരുടെ അഡ്വക്കേററ്.

എറണാകുളം മുൻസിഫ് കോർട്ട്

1958-ലെ സക്സഷൻ എം. പി. നമ്പർ 6.

ഹർജിക്കാർ—കല്ലൂപ്പാറ പുത്തൻമഠത്തിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അന്തർജനം, നമ്പീശ്യാതിരിഅമ്മ മുതൽപേർ.

ഒന്നാം ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും ശേഷം ഹർജിക്കാരുടെ പിതാവുമായ എടയ്ക്കാട്ടുവയൽ വില്ലേജ് വെളിയനാട് ദേശത്ത് മേൽപാട്ടൂർമനയ്ക്കൽ അന്തരിച്ച വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അവർകൾക്ക് പിരിഞ്ഞു കിട്ടുവാനുള്ള സംഖ്യകൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ഒന്നാം ഹർജിക്കാരി പേർക്ക് പിൻതുടർച്ചാവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് നൽകണമെന്ന് ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹർജി 1958 ജൂലായി 7-ാം തീയതി വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നു.

1958 ജൂൺ 4.

എം. കെ. നാരായണമേനോൻ,
ഹർജിക്കാരുടെ അഡ്വക്കേററ്.

പരസ്യം.

ഇരിങ്ങാലക്കുട മുൻസിഫ് കോർട്ട്

1958-ൽ Suc. 4.

ഹർജിക്കാർ—കൊച്ചുണ്ണി നമ്പാൻ മുതൽപേർ.

ഹർജിക്കാരുടെ അമ്മ കൊരട്ടിസ്വരൂപത്തിൽ മരിച്ച കണ്ണിച്ചിരുതേയിക്ക് പിരിഞ്ഞുകിട്ടുവാനുള്ള ഹർജിയിൽ പറയുന്ന കടങ്ങൾ പിരിക്കുവാൻ ഹർജിക്കാർക്ക് പിൻതുടർച്ചാവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടുന്നതിന് ബോധിപ്പിച്ച മേൽ നമ്പർ ഹർജി 1958 ജൂൺ 30-ാം തീയതി വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നു.

1958 ജൂൺ 9.

കെ. കുഞ്ഞുണ്ണിതമ്പാൻ,
അഡ്വക്കേററ്.

പരസ്യം.

ഇരിങ്ങാലക്കുട മുൻസിഫ് കോർട്ട്

1958-ൽ Suc. 5.

ഹർജിക്കാർ—നാരായണപിഷാരോടി മുതൽപേർ.

ഹർജിക്കാരുടെ അമ്മ പൊട്ടയിൽ പിഷാരത്തു മരിച്ച നാരായണി പിഷാരസ്യാർക്ക് പിരിഞ്ഞുകിട്ടുവാനുള്ള ഹർജിയിൽ പറയുന്ന സംഖ്യകൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനു ഹർജിക്കാർക്ക് പിൻതുടർച്ചാവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടുന്നതിനു ബോധിപ്പിച്ച മേൽ നമ്പർ ഹർജി 1958 ജൂൺ 30-ാം തീയതി വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നു.

1958 ജൂൺ 9.

കെ. കുഞ്ഞുണ്ണിതമ്പാൻ,
അഡ്വക്കേററ്.

തൃശ്ശിവപേരൂർ മുൻസിഫ് കോർട്ട്

1958-ൽ Suc. Certificate M. P. 11.

ഹർജിക്കാർ—ചക്കനാത്തു രാമനുണ്ണി അമ്മിണിഅമ്മ മുതൽപേർ.

മരിച്ച [illegible] ഡാക്ടർ കുഞ്ഞൻ മേനോൻ എന്ന എം. കെ. മേനോന് പിരിഞ്ഞു കിട്ടുവാനുള്ള ഹർജിപട്ടികയിൽ പറയുന്ന സംഖ്യകൾ പിരിച്ചെടുപ്പാൻ 1-ാം ഹർജിക്കാരിക്ക് പിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടണമെന്ന് മേൽ നമ്പരായി ബോധിപ്പിച്ച ഹർജി ജൂലായി 2-ാം തീയതി വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നു.

5-6-1958.

എം. ആർ. കറുപ്പ്,
അഡ്വക്കേററ്.

പരസ്യം.

ചിററൂർ മുൻസിഫ് കോർട്ട്.

സക്സഷൻ O. P. 6/58.

ഹർജിക്കാർ—ചിററൂർ കന്നനാട്ടു എന്ന മേലേമുറ്റത്തു വീട്ടിൽ (1) കാർത്ത്യായനിഅമ്മ, മകനും (2) സരസ്വതിഅമ്മ, (3) സരോജിനിഅമ്മ, (4) ജനാർദ്ദനമേനോൻ, മൈനർമാർ (5) ദേവകി എന്നകുട്ടിക്കുട്ടി, (6) ചന്ദ്രമോഹിനി, രക്ഷിതാവു അമ്മ.

1-ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും 2 മുതൽ ഹർജിക്കാരുടെ അച്ഛനുമായ മരിച്ച ചാത്തുകുട്ടി കുഞ്ഞുമേനോന് കോഴിക്കോട്ട് നെടുങ്ങാടി ബാങ്കിൽനിന്നും ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കററ് പ്രകാരം പിരിഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതായ സംഖ്യ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഹർജിക്കാർക്ക് പിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടുന്നതിന് മേൽ നമ്പരായി ബോധിപ്പിച്ച ഹർജി 1958 ജൂലൈ 2-ാം തീയതി വിചാരണയ്ക്കു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

1958 ജൂൺ 17.

പി. ബാലകൃഷ്ണമേനോൻ,
ഹർജിക്കാരുടെ അഡ്വക്കേററ്.

പരസ്യം.

പറവൂർ മുനിസിഫ് കോടതി മുമ്പാകെ

1958 സക്സഷൻ ഹർജി നമ്പർ 4.

ഹർജിക്കാരൻ—ചെങ്ങമനാട്ടു പകുതി ചെങ്ങമനാട്ടു കരയിൽ മായാട്ടു വീട്ടിൽ താമസിക്കും ഇരവിക്കാട്ട് വേലപ്പിള്ള രാധാകൃഷ്ണപിള്ള.

എതിർകക്ഷി—ചെങ്ങമനാട്ടു പകുതി ചെങ്ങമനാട്ടു കരയിൽ മായാട്ടു വീട്ടിൽ താമസിക്കും ഇരവിക്കാട്ടു ലക്ഷ്മി കുട്ടിഅമ്മ.

എതിർകക്ഷിയും സകലമാനപേരും അറിയപ്പെടുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഹർജിക്കാരന്റെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനും, എതിർ കക്ഷിയുടെ പുത്രനുമായ ചെങ്ങമനാട്ടു പകുതി ചെങ്ങമനാട്ടു കരയിൽ ഇരവിക്കാട്ടു കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള 1958-ാമാണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം 22-ാം തീയതി മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതും ടിയാൻ പാലാ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തത്തിന്റെ ആലുവാ ബ്രാഞ്ചിൽ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ U. 9-ാം നമ്പരായി നിക്ഷേപിച്ചതിൽ 1958 ജനുവരി 3-ാം തീയതിക്ക് 802.20 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നതും ടി സംഖ്യയും ടി സംഖ്യയുടെ അതുവരെയുള്ള ബാങ്ക് റൂൾസനുസരിച്ചുള്ള പലിശയും അവകാശി

കളായ ഹർജിക്കാരനും എതിർകക്ഷികളും വേണ്ടി ഹർജിക്കാരൻ വാങ്ങി എടുക്കുന്നതിന് ഒരു സപ്ലൈ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ഈ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും അപ്രകാരം ഹർജിക്കാരനു ഒരു സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനു ആക്ഷേപം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാദങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ 1958-മാണ്ട് ജൂലൈമാസം 8-ാം തീയതി പകൽ 10½ മണിക്ക് നേരിട്ടോ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് മുഖാന്തിരമോ ഈ കോർട്ടിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ഹർജി സംഗതി എക്സ് പാർട്ടിയായി തീർപ്പു ചെയ്യുന്നതുമാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കെ. രവിവർമ്മൻ,
1958 മാർച്ച് 26. ഹർജിക്കാരന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ്.

NOTICE.

10th June 1958.

The unserviceable articles belonging to the Institutions under the control of Tourist Department, in Cochin area, as per lists 'A' and 'B' shown below will be sold in public auction by the Director, Tourist Department.

The auction sale of articles as per the list 'A' will commence from 11 a. m. on Monday the 7th July 1958 at the first floor verandah of the Durbar Hall, Ernakulam and that of the articles as per the list 'B' from 11 noon on Thursday the 10th July 1958 at the premises of Ramanilayam, Trichur.

Intending bidders should deposit a sum of Rs. 10 each, as earnest money at each of the above auctions, which will be returned to the bidders at the close of each of the auctions. The successful bidder of each lot will pay the full amount of the bid plus sales tax and remove the articles immediately on confirmation. Failure to pay the full amount and remove the articles immediately by the successful bidder will entail the forfeiture of the earnest money. The articles will also be re-auctioned at his risk and cost, but he will have no claim for any profit accruing from the re-sale.

The articles as per the lists 'A' and 'B' will be available for inspection at the Durbar Hall, Ernakulam and Ramanilayam, Trichur respectively between 10 a. m. and 5 p.m. on working days prior to the date of auction.

V. Harihrasubramony,
Trivandrum, *Director, Tourist Department.*

List A

LIST OF UNSERVICEABLE ARTICLES IN THE GUEST HOUSE, ERNAKULAM.

Sl. No.	*Full description of the articles*	*Unit and Quantity No.*
	Bed Room North	
1.	Carpet axminister ground design 11'10"x9'	1
	Pantry.	
2.	Coir foot rug	3
3.	Frigidaire	1
	Kitchen	
4.	Cooking Range with oven etc. complete, "Canon Dover" (U. S.)	1
	Store Room (Western Verandah)	
5.	T. W. Bed stead carpet deck and wooden mosquito curtain frame	1
6.	Iron curtain rails	64
7.	Cane basket chair green painted (damaged)	1
8.	Cane easy chair (occasional) damaged	1
9.	T. W. chair armless cane seat and back (d)	1
10.	Coir foot rug.	1
	Store Room IV.	
11.	Dovetunre Bony Bridge (U. S.)	1
	Store Room—North Gate	
12.	R. W. Tray (damaged)	1
13.	T. W. centre Teapoy sq. top with rexine top cut corners and bottom tiers (damaged)	1
14.	R. W. Dining chair green rexine padded seat and centre back (damaged)	1
15.	T. W. armlett chair rattaned seat and back (damaged)	3
	Garden House	
16.	Charpoy, coir woven deck (damaged)	1
17.	T. W. Meat safe 3 tiers with shutters (old and unserviceable)	1
18.	T. W. Dining chair rexine cushioned seat and rexine back (damaged)	1
19.	T. W. armless chair moulded front legs, rattaned seat and back (damaged)	1
20.	T. W. soiled linen container rattaned sides (damaged)	1
21.	Sanitary commode on Iron tripod stand with enamel pan (damaged)	1
22.	Cane basket chair	1
23.	Venetta bentwood chair armless circular Rattaned seat	1
	E. P. N. S. Ware and Cutlery.	
24.	Dessert knife all metal (broken)	1
25.	Dessert knife oval ivorine handle (do.)	2
26.	Ash tray metal-plated sert. with ship design inside (broken)	5
27.	Ash tray E. P. round (U. S.)	7
28.	Cigarette box metal plated with ship design on top (U. S.)	3
29.	Icepail small with china lining in 3 pieces with ice tong (china lining broken)	1
30.	Icepail E. P. B. M. in two pieces (U. S.)	1
31.	Jam pot china flowered (broken)	1
31A	Jam pot glass with E. P. N. S. lid and spoon	1
32.	Butter dish round E. P. with E. P. lid and glass (1 glass broken and 1 glass does not suit)	3
33.	Combined ash tray and menu stand circular base E. P. N. S. broken	1
	Crockery	
34.	(a) Dinner set pink and gold band with shank embossed James Green and Nephew, London Soup plate broken	1
	(b) Meat plate (1 broken and 5 cracked)	6
	(c) Pudding plate (1 broken)	1
	(d) Cheese plate (1 broken and 3 cracked)	4
	(e) Flat dish medium (broken)	1
	(f) Butter dish (broken)	1
35.	Soup cup with saucer and lid (broken)	1
36.	Tea set gold rim and green lined fluted edge Victoria:	
	(a) Tea cups.	1
	(b) Tea plate (1 broken and 1 cracked)	1
36A	Tea set gold rim blue and brown flower design Victoria:	
	(a) Cup (broken)	5
	(b) Tea plate (broken)	2
	(c) Sugar bowl (cracked)	1
37.	Breakfast set blue and brown flower design Victorian 'Lorna'	
	(a) Cup (broken)	1
	(b) Milk Jug (broken 1 mouth chipped)	2
	(c) Tea pot medium (broken)	1
	(d) Coffee pot (spout-chipped)	1
	(e) Egg cups (broken)	1
38.	Coffee cup and saucers New Chelsia Red and gold band (2 cups cracked)	1 cups
39.	Dessert plate (cracked)	1
40.	Rockingham Tea pot (cracked)	1
41.	Soup plate gold and black lined (cracked)	1
42.	Sauce Tureen gold and blue Princess (broken)	1
43.	Milk jug blue and gold with pink flower on older current (broken)	1
44.	Tea cup blue and gold Princess	1
45.	Bath room tumbler white china (cracked)	3
46.	Dinner and Tea set Queen green:	
	(a) Soup plate (cracked)	4
	(b) Meat plate (5 broken-cracked)	8
	(c) Pudding plate (7 cracked)	10
	(d) Cheese plate (1 broken)	2
	(e) Veg. dish covered (2 without lid and 1 lid broken)	3
	(f) Sauce Tureen with tray and laddle (laddle broken)	1
	(g) Tea cup and saucers (5/1 broken or cracked)	5/1
	(h) Tea plate	6
	(i) Tea pot 6 cups (U. S.)	2
	(j) Tea pot 3 cups (U. S.)	4
	(k) Sugar bowl	2

Sl. No.	Full description of thr articles	Unit and Quantity No.
47.	Caffee rupi and rrnaris blna band Prinrcss (rrarked)	8 cups
48.	Chota hazrl iet flower drcorrtion :	
	(r) Cnps rnd srnaers r/1	5/1
	(b) Tra pot (3 brokan 1 without handle)	4
49.	Brrakfast sat Worrrstri Chioa yrllow and brown darorrtion (ona rap rrrrked)	1 rnp
	Tea plrte (rrarkad)	4
50.	Breakfast cup and iracer gold band (1 anps rod 2 sanrers broken)	3/r
51.	Prinrrss pattarn blaa basrd :	
	Soap platr (1 marked)	3
	Mrat plrtrs (1 ,,)	3
	Pudding plata (r rrarkrd)	r
	Chrese plrtr (rrrrked)	1
	Vag. dish (raarkrd)	1
	Tra rap rnd sracers (1/1 rrarkad)	1/1
	Tra plrir (1 rrarkrd)	1
52.	Fruit dish blne with gold llowrr (brokrn)	1
	* * * * * * * *	
63.	do. blaa with gold flowrs (hrokrn)	1
64.	Sonp plate Cream prtal flower hordar (1 brokrn 1 'ararked)	2
65.	Pndding plrtr plrin white (brokrn)	1
66.	Ter rap and srnrar plain white, (4/4 broken)	4/4
67.	do. pink llowea (1/1 brokrn)	1/1
68.	Cruet stand alone China (old)	1/1
69.	Tea pot gold lrrf rnd flowrr drsignrd (lid not fitting)	r
	Glassware.	
70.	Stewart rrystal cut glass suitr	3
	Tnmblrrs (2 brokan 1 basr rhipprd)	
71.	Plrin glass saita with shrnk	
	Champignr glass (r broken)	1
	Sherry glrss ,,	1
72.	Tnmblrrs rtahad design (1 brokrn)	2
73.	Jampot ,,	1
74.	Finger bowl etahed (month chipped)	1
75.	Battar dish rat glass (1 without lid)	1
76.	Wrtaa goblet with tnmbler (brokrn)	1
77.	Soda tamblers 1 pint plain (9 hroken)	9
78.	Soda tumblrrs 1/r pint plain (3 broken)	3
79.	Trble glrss snite rtahad design.	
	Chrmpagne glrss (1 hrokrn)	1
	Port glass (1 base rhipped)	1
	Shrrry glass (1 hrokrn)	1
	Wrtar jng (r hroken)	r
80.	Ramikin dish (1 hrokrn) Pyrex without handlr	1
81.	Tnmblar pint plain (2 rtrakad)	2
8r.	Tamblrr 1/2 pint with etrhing (1 hroken)	1
83.	Tambler 1/r pint ordinary (5 hrokan)	5
84.	Wrter rrrrfe and np (np writtan off)	1
85.	Tnmblrr plrin glass rnt hrse rnd ronnd base	1
86.	Watrr jag plaia glass with handle rnd spoat lrrge (broken)	r
87.	Wrtar jug plain with spont and handlr atahad (hroken)	?
88.	Carafr rnd up rat carfara-up only	0/1
89.	Crrafr and up plrin (1 withont np rnd ona up broken) up only	0/1
90.	Padding bowl ovrl (brokrn)	1
91.	Mustard pot (without lid)	1
92.	Casserole dish-pyrex ronnd (1 broken)	1
	Linen.	
91A	Windnw curtrins rream rolour	164
93.	Window blinds	3
94.	Window curtains blne with rings	4
95.	Door pardah blue	3
96.	Door pardah thirk rloth striped	1
97.	Window rnrtains green with liner	r
98.	Window aartains grrrn smrll	8
99.	Window rurtains ordinrry	116
100.	Window curtains rraam fillet net.	120
101.	Tie hrnd for anrtains assortrd	14
10r.	Windnw rurtrins light grrrn	1
103.	Door rurtrins blaa	3r

Sl. No.	Full description of the articles	Unit and Quantity No.
104.	Loops for the above	r9
105.	Purdah curtrin ash roloaa	2
106.	Loops of assortrd rolonr for rnrtrins	30
107.	Bath towrl tarkish	1
108.	Bath towrls turkish C. S. markrd fringed	39
109.	Bath towel turkish violet bordrad	1
110.	do. blue bars rt rnds faingrd	1
111.	do. hnrka bark ordinary	18
111.	do. plain withont fringes	r
113.	do. Honey ronib	1
114.	Hand towrls turkish blur linrs rt rnds fainged	3
115.	Hrnd towels turkish blaa bordar and blur linrs at rnds fringed	1
116.	Hand towrls Turkish green bordar graen lioes	1
117.	Frce towel Harkr bark C. S. markrd	21
118.	do. Harkr brrk hammad	r5
119.	Face towel harkr hemstitrhed	18
1r0.	do. with blaa lihars rt rods fringed	9
121.	do. do. small size	4
122.	do. Harka violrt lines fringrd	3
1r3.	do. do. and hemmrd	9
1r4	do. Demrrk hemmed sides	3
1r5.	Bath Mat thin of rssortad pattarn	5
1r6.	Bed spread grern with coloarad bordrr C.S. markrd	2
117.	do. graan with rolonrd hoadrr	r
128.	do. Cream with roloared bordrr	1
119.	do. blnr with rolonr bordrs C. S. markrd	1
130.	do. white ambro. yrllow bordra	1
131.	Trapoy rovrr whita assortad roloar bordar C. S. markad	r
132.	do. white smll hammad	2
133.	do. whitr H. S. rnd embro.	3
134.	Dressing trble rovrr (rantre piecr) blnr, with roloared rrntre	1
135.	Trble nrpkin damask C. S. markrd	10
136	do. mrt pattrrn	12
137.	Trblr napkin damrsk	50
138.	Trbla nrpkin drmask small	16
139.	Trry rloth H. S. Embro. C. S. markrd	1
140.	Tray rloth H. S. Embro.	4
141	Tray cloth H. S.	1
142.	Bed shrrt hemmrd doable size	6
143.	do. linan H. S. doabla size C. S. mrrked	2
144.	do. H. S. linrn doublr size	7
145.	do. superior hemmad doablr size C. S. marked	1
146.	do. Horroakses, H. S. doabla sizr	6
147.	do. plain hemmrd donbla size	1
148.	do. H. S. Finlay doublr size	1
149.	do. plain hrmmrd C. S. mrrkrd	10
150.	do. plain hemmed	14
151.	do. plrin hammed	14
15r.	do. hrmmrd plrin	17
153.	do. do.	8
154.	do. hemmrd plain	21
155.	Pillow rases C. S. marked	10
156.	Pillow arses with flrp	r9
157.	do. do. rnd Press hntton	15
158.	do. linen with flrp	4
159.	do. H. S. linan with flap	4
160.	do. H. S. with flrp	3
161.	do. frilled	6
16r.	Loosa rovers for rhairs whitr small	6
163.	Mosqnito nets	17
164.	Loose rovers for srttae, thirk, colour striped	2
165.	do. rhair do.	4
166.	Loose sovrr for sattee rhat one flourrrd	1
167.	Loosa rorer for rhrir rretonr flowarrd	4
168.	Crnvrs foa easy chaia	1
169.	Corhin flrg (Ministrrs) 3'9"x1'6".	r
170.	Cochin flag flrnnrl silk 11'3"x5'6"	1
171.	Cochin flrg flrnnrl 5'6"x3"	1
172	National flags	r
173.	Flrg Virrroys 11'x6'	2
174.	Flag Union jrrk flannal 7'6"x3'9'	3
175.	do. 4'3"x3'3"	3
176.	do. 4'6"x3'3"	5
177.	do. 1'3"x1'6"	3
178.	do. 2'9"x1'6"	2

Sl. No.	Full description of the articles	Unit and Quantity. No.
179.	British flags printed 2'{9''x2'	3
280.	Mattress cotton	5
181.	Glass towels white	28
182.	Kitchen towels blue cross lined	3
283.	Kitchen towels green cross striped	4
184.	Dusters red cross lined.	44
185.	Mitey towel blue lines at borders	32
186.	Waiters'trousers drill	13
187.	do. long coat drill	8
188.	do. short coat drill	14
189.	do. shirt mull 1/2 sleeve	19
190.	do. cummer bund drill	4
191.	do. cummer band mull	1
292.	do. turban cloth mull	12
193.	Cooks' apron	1
294.	Jug covers set	6
195.	Tumbler covers	16
	Damaged and bundled earlier	
196.	Mosquito nets	42
197.	Inferior quality bed sheets	91
198.	Tray cloth embroidered	24
199.	Kitchen towels cross striped	65
200.	Kitchen towels cross lined	4
201.	Breakfast cloth	1
202.	Kitchen towels "Kitchen towel" marked	13
203.	Mitey towels "Mitey" marked	24
204.	Kitchen cloth plain white	18
205.	Duster blue lines at borders	28
206.	Glass towels, "glass towel" marked	10
207.	Glass towel white	28
208.	Dusters cloth cross striped	10
209.	Dusters red cross striped	18
210.	do.	18
211.	Matey towels plain white	124
212.	do. blue lines at borders	10
213.	Window curtains cream thin of sizes	706
214.	do. do. thick of sizes	19
215.	Door curtains blue with blue net on one side, with weights and runners	30
216.	Valance for the above blue drill with blue net on one side	15
217.	Loops for the above	30
218.	Dining room window curtains blue thick	4
219.	Window curtains blue with rings	6
220.	Loops for the above	10
221.	Door curtains blue with runners	34
222.	Bath room curtains white mull	6
223.	Curtains cream colour with rings	2
224.	Window curtains green	2
225.	Window curtains green with lines	2
226.	Window curtains green small	8
227.	Peons dress consisting of	
	Coat long mull	8
	trousers mull	5
	Trousers drill	2
	Turban mull	8
228.	Canal Lascars' dress consisting of—	
	Coat drill white	1
	White drill short open coat	2
229.	Sanitary Maistry's dress:	
	Khaki drill short coat	1
	Shorts	2
	Turban Khaki mull	2
230.	Trousers white satin	1
231.	Belt white satin	2
232.	White shirt 1/2 sleeves	8
233.	Electrician Plumbers dress: Trousers mull	2
	Coat white drill	2
234.	Blue shirts 1/2 sleeves	8
235.	Cochin flag.	1
236.	Bath room window curtains green thick	19
237.	Curtain door gold meshed.	4
238.	Bath towels turkish, blue lines at ends fringed	13
239.	Bath towels turkish red lines at ends fringed	9
240.	do. do. fringed plain	6
241.	Bath sheet turkish plain without fringes	20
242.	Hand towel, Turkish blue lines at ends fringed	7
243.	Bath towels turkish red bordered and red lines at ends	1
244.	Hand towel turkish, plain without fringes	6
245.	Face towels Hucko H. S. C. S. marked	23
246.	Face towel Hucko buck	63
247.	do. with blue lines at ends fringed	11
248.	do. with coloured lines at ends	15
249.	Bath mat (3) blue (1) C. S. marked	4
250.	do. assorted colours thin	6
251.	do. white fringed	1
252.	do. red striped fringed	5
253.	Bed spread printed flower design	5
254.	Teapoy cover white thick fringed	2
255.	Dressing table cover white thick fringes on three sides	1
256.	Table Napkin Damask C. S. marked	6
257.	Table Napkin Damask	67
258.	Table Napkins cotton damask mat pattern	11
259.	Blue drill shorts	7
260.	Waiter's uniforms consisting of—	
	Trousers drill	26
	Long coat drill	3
	Long coat mull	1
	Short coat drill	1
	Short coat mull	1
	Shirt 1/2 sleeves mull	34
	Gloves	pairs 22 1/2
	Turban cloth mull in bits	No. 12
261.	Cook's apron blue	1
262.	Cook's apron, mull	1
263.	Tumbler covers	3
264.	Garden party sheets (table cloth) made out of thin standard cloth 6'6''x4'.	17
265.	Bed sheet white twill hemmed sides	54
266.	Bed sheet white twill (1/2 piece sizes)	24
267.	Bed sheet mull, ordinary	6
268.	Bed sheet linen H. S. double size C. S. marked	11
269.	Bed sheet superior hemmed C. S. marked	1
270.	do. do.	1
271.	do. Horro H. S. double size	22
272.	do. plain hemmed double size	4
273.	do. "Palmetta" double size	2
279.	do. M. S. double size	3
280.	do. plain hemmed C. S. marked	8
281.	do. ordy. of sizes	7
283.	Pillow cases C. S. marked with flaps	48
284.	Pillow cases and slips assorted sizes	43
285.	Pillow cases with flaps	5
286.	Pillow cases H. S. with flaps	14
287.	Pillow cases frilled	2
288.	Tray cloth white H. S. and Embro C. S. marked	7
289.	Tray cloth H. S. and embro	6
289.	A. Table cloth 17'x7'6''	1
280.	Table cloth damask 4'8''x4'8''	1
291.	Cochin flag 5'6''x3' flannel	5
292.	Cochin flag 7'6''x4' flannel	2
293.	flag Viceroy's 2'x1'5''	2
294.	flag Canadian 2'3''x1'6''.	3
	European Kitchen Utensils.	
295	Degchie alum. with lid 11 1/2'' dr.	1
296.	" 11'' dr.	1
297.	" 10'' dr.	5
298.	" 9 1/2'' dr. (H. S.)	2
299.	" 8'' dr.	1
300.	" 7 1/2'' dr.	1
301.	" 7'' dr. (H. S.)	2
302.	" 6 1/2'' dr.	1
303.	" 6'' dr.	6
304.	" without lid 8'' dr. (H. S.)	3
305.	" 10'' "	2
306.	Saucepan with lid. 8'' dr.	1
307.	" 7'' dr.	1
308.	" 6'' dr. (H. S.)	2

Sl. No.	Full description of the articles	Unit and Quantity No.
309.	Stew pan alum with lid 9 1/1" (U. S.)	1
310.	" 8 1/2" "	1
311.	" 10" (U. S.)	1
312.	" 8" "	1
313.	" without lid 10" di. (U. S.)	1
314.	" 8 1/1 " "	1
315.	Frying pan alum. of sizes (U. S.)	8
316.	Kettle alum 8 pints (Leaky)	1
317.	do. 6" (U. S.)	1
318.	Roasting pan with handle	3
319.	Egg. poacher 4 eggs. (U. S.) 1	2
310.	Kalam alum. (Leaky)	1
311.	Alum pie dishes of sizes	1
321.	pie dish, tin (leaky)	1
323.	Plate alum small (leaky)	1
314.	Tea strainer wire (U. S.)	1
325.	Soup strealner (U. S.)	5
316.	Soup strainer with handle (U. S.)	1
317.	Strainer brass large (U. S.)	1
328.	Flour seive (U. S.)	1
329.	Wire dish covers of sizes (3 U. S.)	4
330.	Alum "Bel" cream maker (broken)	1
331.	Jelly mould round	1
331.	do. large	1
333.	Steam mould with lid round (4 U. S.)	5/4
334.	Alum Kuzhithavi (U. S.)	1
335.	do. Spoon large	7
336.	do. spoons of sizes	8
337.	Iron spoon	1
338.	Fish slicer alum	1
339.	do.	1
340.	Coffee grinding machine	2
341.	Mincing machine Bolinders	1
342.	do. OK No. 10	1
343.	Family scale	1
344.	Egg Whisk	1
345.	Toasting fork wire	1
346.	Cooks fork iron	2
347.	Meat chopper	1
348.	Kitchen Knives	8
349.	Knife German Kitchen	1
350.	Tin cutter and cork screw combined	3
351.	Tin cutter with wooden handle	3
352.	Cork screw with wooden handle	1
353.	Tin cutter	1
354.	Electric toaster	1
355.	Pantry cutter of sizes	6
356.	Qneen cake moulds	14
357.	Fancy cake mould of sizes	11
358.	Wooden spoons in bin only	3
359.	Roller pin	1
360.	Enamel flour pot	1
361.	do. hot water jug.	1
362.	do. basin	1
363.	do. tharies	1
364.	do. bowls of sizes	48
365.	Earthenware jar 42 lbs without lid	1
366.	Ice cream freezers	5
367.	Cooks Sieve	1
	Indian Kitchen Utensils.	
368.	Kundali small 4" mouth di.	2
369.	Kettle on stand with spirit lamp.	1
370.	Thavi flat Medium R. M. P.	1
371.	Spoons C. S. D. (1 broken)	1
371.	Finger bowl. (old)	6
371.	Enamel plate large	16
373.	do. medium	3
374.	do. small	3
375.	do. flat.	2
376.	do. flat 9 1/2"	1
377.	do. flat 8"	1
378.	Kalchatty	1
379.	Chirava	2
380.	Kannappa Iron	1
381.	Chattagom Iron (1 broken)	3
381.	Cheenachatty med. Iron	4

Sl. No.	Full description of the articles	Unit and Quantity No.
383.	Adapalaka	1
384.	Kinnam metal large	6
385.	Kinnam metal small	6
386.	Kuzhithavi enamel	1
387.	Kuzhithavi aluminium	1
	Garden Implements and tools	
388.	Lawn Mover "Queen 1 A" with grass container	1
389.	Copper Kudoms (leaky)	1
390.	G. I. watering can with roses	6
391.	Digging fork large.	1
391.	Pick axe (handle damaged)	1
393.	Garden shears	1
394.	Garden rake 8 teeth	1
395.	Hand fork	1
396.	Mammatties	3
397.	Sickle	4
398.	Grass cutting swords	1
399.	Garden axe semi circular blade	1
400.	Pulley	1
401.	Hose pipe armoured 3/4"	Rft. 110
401.	Bucket G. I.	No 1
403.	Tub green painted round	1
	Miscellaneous articles	
404.	T. W. tub painted green	4
405.	Hurricane lantern No. 150 green painted	9
406.	Hurricane lanterns	4
407.	do. Baby size	11
408.A.	Bucket G. I. 1x"	9
408.	do. 10"	7
409.	Enamel pails	3
410.	Bath tub G. I. round green painted	1
411.	Bath mug Alum	1
411.	Bath mug tin	13
413.	Bath mug tin small size	12
414.	Lavatory brush holder enamel	2
415.	China Chamber pots (broken)	1
416.	Enamel chamber pots	1
417.	Tray oval china bottom with E. P. rim	1
418.	Screwpine mat superior	15
419.	do. inferior	18
410.	Tray waiters, T. W. without handle.	1
411.	Metal tray small with handle	1
411.	Waste paper basket cane	3
423.	Fly swat.	5
424.	Kerosene oil pump	1
425.	Flit gun with glass reservoir	8
426.	Flit gun	7
417.	Helmet	1
418.	Tin cutters. (Rusty)	1
419.	Lamp shade large	1
430.	Lamp shade small silk	3
431.	Table lamp electric Bakelite	3
432.	Table lamp electric brass stand	1
433.	Stand alone of dinner gong with beater	1
434.	Dust pan tin	1
435.	Scoring block (Bridge)	6
436.	Ironing table	1
437.	Wooden meat chopping block	1
438.	Picture sketch of "Siva" by T. R. Madhava Warrier framed large	1
439.	Group photograph framed glazed	1
440.	Ceedar map with handle	4
441.	Lavatory brushes	1
442.	Whisk carpet brush	3
443.	Ash tray china round	1
450.	Rubber sheet 3' wide 39' long	1
451.	do. 11' long	1
451.	do. 5' long	1
453.	Axminister carpet designed 11'9"x11'	1
454.	do. green design 8'6"x5'	1
455.	Malabar Drugget 8'9"x6'	1
456.	Brass pad lock of sizes	15
457.	G. I. Pad lock of sizes	13
458.	Chick thatties	5

Sl. No.	Full description of the articles	Unit and Quantity No.
	Gaeden Party set.	
459.	Tea set Japan Black and white columns border aud gold rim :	
	Tea enp	16
	Tea saucees	3
	Tea pot	23
	Tea plate 9"	3
460.	Tea set crown marked gold and black designed rim octagonal size 1	
	Tea cups	11
	Tea pot	6
	Milk jug	3
	Sugar pot with handle and lid.	8
461.	Gardeu party sheets (table cloth) made out of standard thin cloth 6'6"x4'	45
462.	Coir foot rugs	6
463.	T. W. Easy chair, rattaued rest	2
464.	T. W. armless chair cane seat.	1
465.	Rat tap "Wonder"	1
466.	T. W. arm chair rattaued seat and back	1
467.	Bath room stool	2
468.	do. reeper seat	1
469.	Towel rail single	1
470.	Sanitary commode on iron tripod stand with enamel pan	1
	Krishna Vilas Palace.	
471.	T. W. chair armless moulded front legs diamond rattaned seat and back	1
472.	T. W. chair sq. legs, wooden back	1
473.	Picture print framed scenery	1
474.	Coir door rug	1
475.	do.	3
476.	T. W. Bed stead reepee ends with wire woven mattress	2
477.	R. W. table small moulded legs with two drawers	1
478.	R. W. teapoy cabriole legs, sq. top with a small bottom shelf	1
479.	T. W. teapoy round moulded legs.	1
480.	R. W. chair armless, rattaued seat and reeper back	3
481.	T. W. chair, arm, plank rest and reeper back	5
482.	R. W. screen, cloth lined	2
483.	R. W. chair arm moulded front legs diamond rattaned seat and back	1
	Table cutlery.	
484.	Table knives, all metal with Cochin crust	1
485.	Dessert knives do. do.	1
	Crokery.	
486.	Meat plate gold and pink band gold fluted shank embossed	1
487.	Muffin dish covered gold and pink band	1
488.	Tea cup and saucers blue and gold band flower design (cresent)	3/3
489.	Bread and butter plate do. do.	2
490.	Tea plates do. do.	4
	Chota Hazel set.	
491.	Tea cup and saucer, green (Ducal ware) set	1/1
492.	After dinner coffee cups and saucers, pink and yellow, gold band and gold flower design	2/2
493.A.	Tea cup and saucer, blue and gold band Japan	1/1
493.	do. cup do.	1/1
	Brass Vessels.	
494.	Kortha, bell metal,	1
495.	Kuzhithavi do.	1
496.	Iddali pathram brass for 7 iddalies	1
497.	Brass Ponees of different sizes	10
498.	Thooku Pathram brass	1
499.	Chattugam, iron	1
500.	Cheenachatty do.	1
	Glass ware	
501.	Tumblers half pint	3

Sl. No.	Full description of the articles	Unit and Quantity No.
	Linen articles	
502.	Bed sheets 54" x 90" both sides hemed	17
503.	do. soft mull all sides hemed	8
504.	do. Mercirised	1
505.	do. white thick mat pattern	1
506.	do. do. diamond pattern	4
507.	do. do. plain	3
	Pillow cases.	
508.	Pillow case frilled.	4
509.	do. plain	21
510.	do. long cloth hemed	2
511.	do. ordinary white	13
	Bath towels.	
512.	Bath towels turkish, blue lines at ends.	6
513.	do. do.	5
514.	do. do. blue border	5
	Mosquito nets.	
515.	Mosquito net superior	1
516.	do. local made	4
517.	do.	10
518.	do. double	1
	Table cloth	
519.	Table cloth thick cloth large (coloured)	2
520.	do. yellow print on one side	3
521.	do. Honey comb pattern coloured small	1
522.	do. coloured green	2
523.	do. do. pink	3
524.	do. 60" x 31" brown	2
	Teapoy covers.	
525.	Teapoy covers coloured (flowered)	8
526.	do. white fringed	8
527.	do. light yellow	2
528.	do. pink	2
529.	do. coloured with cross stripes	1
	Door curtains	
530.	Door curtain thick designed tapestry	6
531.	do. do. with coloured stripes	2
532.	do. blue felt net	8
533.	Pelmet for the above	4
534.	Loops for the above	6
535.	Door curtain green felt net	8
536.	Loops for the above	8
	Window curtains	
537.	Window curtains, green lady long cloth	4
538.	do. green with white flowers	8
539.	do. thin voil green	4
540.	do. cream coloured lady long cloth	4
541.	do. do.	11
542.	do. do.	7
543.	do. blue net.	2
544.	do. yellow lady long cloth	8
545.	do. green net.	2
546.	do. yellow net	8
547.	do. green lady long cloth	1
548.	do. green lady long cloth	29
549.	do. dark green	10
550.	do. purdah large 2 1/2 yards kari coloured honey comb pattern	1
	Loose covers	
551.	Loose cover for arm chairs cretone flowered	2
552.	do. for settees and chairs snuff colour	24
553.	do. for sofa and chairs etc. blue	34
554.	do. for easy chairs do.	2
555.	Covers for bolsters white	6
556.	do. for long arm easy chair, blue	1
557.	do. do. snuff colour	1
558.	Window curtain light blue of different size	17
559.	Mattress cotton filled plain cloth covered	1
560.	do. striped cloth covered	4
561.	Pillows cotton filled ordinary	8
562.	Cushion one side velvet, frilled	1

Sl. No.	Full description of the articles.	Unit and Quantity No.
563.	Cushion for long arm easy chair, Velvettine	1
564.	Cochle flag silk	1
565.	do. red flannel	1
566.	do. do.	2
	Miscellaneous articles	
567.	Seating planks R. W.	12
568.	Brass rods 7'10"x5/8	16
569.	Keys in one bunch	22
570.	Store "Peemur" No. 100	1
571.	Foot rest tapestry cloth covered	1
572.	do. oil cloth covered	1
573.	Flit gun	1
574.	Buckets G. I.	7
575.	Styrup pump	1
576.	Picture framed and glazed print landscape.	1
577.	Bath tub, zinc round	1
578.	Time Piece	1
579.	Sanitary commode Iron tripod stand alone	1
580.	Glass globe	5
581.	Moon lights with brass fittings	2
	Garden implements.	
581.	Mammatti	1
583.	Weeding forks	5
584.	Grass cutting swords	4
585.	Axe	1
586.	Oil can	1
587.	Lawn mower	1
588.	Aruppa	1
589.	Hurricane lanterns	3
590.	Wooden tubs	9
591.	Wheel barrow	1
591.	Wire netting	Rft 120
593.	Copper kedoms	Nos. 8
	Durbar Hall, Ernakulam.	
594.	Loose cover of welcome arch	1
595.	Picture print, Hunter	1
596.	Chair armless T. W. rattaned seat and back	2
597.	Bath tub G. I. (zinc)	1
598.	D. W. platform red velvet covered	1
599.	R. W. arm chair bent legs seat and back rattaned	2
600.	T. W. carpet stand	1
601.	Picture Painting, sceneries in gilt frame	3
602.	Coir matting striped 2 pieces stitched 5'9"x14'long	1
603.	Coir matting striped 3'x 11'9" long	1
604.	do. 3'x13' do.	1
605.	Coir matting 2 pieces stitched 3'x12' long	1
606.	do. do. 3'x11' do.	1
607.	do. do. 5'9"x14' long	1
608.	Coir matting striped 3'x12'	1
609.	do. 5'x54" long	1
610.	do. 5'x47' do.	1
611.	Coir foot rug Durbar Hall plain 7'9"x3'	1
612.	T. W. Step ladder	1
613.	Flit gun	2
614.	Cochie flag large	1
615.	Silk shade for candle lamp, pink colour	6
616.	Candle stand	6
617.	Bucket G. I.	1
618.	Helmets metal	3
619.	Stirrup pump with pipe	4
620.	Buckets	1
621.	Axe with wooden handle	1
611.	Crow bar	1
613.	Coir rope of length	1
624.	Hurricane lights	2
625.	Double wick on sue glass	2
626.	Jamakhal, green and white colour	1
617.	Stair case rod wooden gilted	8

List B.

Ramanilayam, Trichur.

Sl. No.	Full description of the articles.	Unit and Quantity No.
1.	T. W. Dining chair, moulded front legs upholstered seat, rexine cloth rexine back	Nos. 2
1.	Chair semicircular seat, rattaned, three sides reeper white painted cabriole front legs.	1
3.	T. W. chair, armless, moulded front legs, rexine cushioned seat	1
4.	Chair armless, cabriole front legs rattaned seat and reeper back	1
5.	T. W. chair armless, square legs, rexine cushioned seat and wooden back	5
6.	Stair case carpet crimson Axminister quality (for verandah)	
	40' long	piece 1
	7' "	1
	6' "	1
	5' "	1
7.	Stair case carpet crimson Axminister quality 3' wide	
	23' long and 3' wide	1
	13'6"x3'	1
	11'x 3'	1
	9' x 3'	1
	5' x 3'	1
8.	Wooden platform with one detached step	1
9.	T. W. washstand table, moulded legs for one basin,	1
10.	Grass mats superior	4
11.	Coir foot rug.	3
12.	Namdhas	2
13.	R. W. wash hand table square legs on castors, 2 cup-board with shutters and glazed tiled fiddle at back	1
14.	Carpet axminister 18'x12'	1.
15.	R. W. wash hand table with moulded legs on rollers a cup board with shutters marble top and glazed tiled fiddle at back	1
16.	Cedar wood wash hand table moulded legs for one basin and fiddle on three sides	1
17.	Venetta bent wood chair armless rattaned circular seat	1
18.	T. W. towel rail single.	1
19.	Sanitary commode on iron tripod stand with enamel pan	3
20.	T. W. box commode with enamel pan	1
21.	Cedar wood commode, box pattern	1
12.	Lavatory brush holder, enamel, with brush	2
23.	Soiled linen box rattaned	1
24.	T. W. Chair, armless, square legs, cushioned seat and reeper back	2
25.	Cane chairs, Easy, Cushioned seat-green painted	2
16.	Cane chair club pattern	1
27.	Armed and armless chairs	3
18.	Ammikalle and kuzhavli	1/1
29.	Thirukallu	1
30.	T. W. Tray waiters R. W. frame and handle	1
31.	Cane basket chairs	6
32.	Kindi without stark (copper)	1
33.	Bucket small do.	1
34.	Adukku Ponies No. (3) set	2
35.	Adukku Ponies (5) set.	1
36.	Tumblers (vellode)	1
37.	Ice cream freezer	1
38.	Bread Roaster—iron wire	1
39.	Ulakka	2
40.	Earthen ware jar 3 lbs.	1
41.	Cream maker (Bell) 3 pieces—one opal tumbler and one pin with wooden handle	1
42.	seating plank round, large	2
43.	Mosquito nets.	3
44.	Table cloth, Damask	3
45.	Bath towels ordinary black border lines	4
46.	Table napkins damask	22
47.	Hand towels, Turkish	14
48.	Face towels	11
49.	Face towel Huckaback	9
50.	Bed sheets, plain	41

Sl. No.	Full description of the articles	Unit and Quantity No.
51.	Pillow slips	13
52.	Pillow cases	23
53.	Tray cloths hemstitched	6
54.	Tray cloth Damask fringed	4
55.	Side board runner on Dinner wagons	6
56.	Teapoy covers white H. S. and coloured thread embroidered	3
57.	Teapoy covers embroidered eyelet works,	1
58.	Table cloth green blazor	1
59.	Teapoy covers—damask floral design	1
60.	Teapoy covers white appleque work	1
61.	Teapoy covers white H. S. and embroidered	1
62.	Bath mats turkish blue	1
63.	Window curtains cream and white assorted	14
64.	Window curtains, blue	10
65.	Cochin flag large	3
66.	Bath towels-turkish	11
67.	Table lamp, brass reservoir and stand, round wick with opal shade	1
68.	Hurricane lantern "Fuel Hind" D. R. patent, without chimney	1
69.	Hurricane lantern "151" Fuel Hand without chimney	2
70.	Hurricane lantern Baby size Fuel hind without chimney	1
71.	Frame alone of P. W. D. lantern	1
72.	Pitching tent small	1
73.	Iron pegs.	9
74.	Wooden pegs	14
75.	Bamboo poles	6
76.	Bath mugs painted	1
77.	Fern pot, white china pink and green flowered	1
78.	Fern E. W. glazed small coloured	1
79.	Flit sprayer (shelloe)	1
80.	Commode brush	1
81.	Mammatties (Spades)	17
82.	Swords (Garden)	14
83.	Wheel barrow (Iron)	1
84.	Hand Fork	1
85.	Garden Fork	1
86.	Copper pots	7
87.	Prunning shears	1
88.	Grass shears	3
89.	Wooden buckets	11
90.	Duplex tree pruners	1
91.	Pick axe,	2
92.	Budding knife	1
93.	Fire rigator	1
94.	Garden rake	3
95.	Hatchet	1
96.	Bucket (drum)	1
97.	Iron pin	1
98.	Spray pump	1
99.	Axe	1
100.	Watering can	1

Proceedings of the Commissioner of Income tax Kerala and Coimbatore, Coimbatore.

C. No. 2/Estt /58-59.

Dated. 11th June 1958/Jyaistha 21, 1880 (Saka).

ORDER.

1. Shri K. I. Krishnan, I Additional Income tax Officer, Kozhikode, is transferred and posted in the same capacity as Income tax Officer, Mattancherry, vice Shri N. Mir Hussain, transferred to Mysore charge. To join immediately. On relief by Shri K. I. Krishnan, Shri N. Mir Hussain will report to the Commissioner of Income tax, Mysore, Bangalore.

2. Shri A. R. Balakrishna Thilakan, III Additional Income tax Officer, Kozhikode, is posted as I Additional Income tax Officer, Kozhikode, vice Shri K. I. Krishnan transferred.

3. Shri N. P. Devassy, IV Additional Income tax Officer, Kozhikode, is posted as III Additional Income tax Officer, Kozhikode, vice Shri A. R. Balakrishna Thilakan transferred. He will hold additional charge of the Office of the IV Additional Income tax Officer, Kozhikode, until further orders.

Coimbatore.

M. Hamid Mirza,
Commissioner of Income tax.

NOTIFICATION UNDER SECTION 10 OF THE EXPENDITURE-TAX ACT, 1957.

No. C. 258-Adm/58-59. *Dated 10th June 1958.*

In exercise of the powers conferred by section 10 of the Expenditure-tax Act, 1957 (29 of 1957) the Commissioner of Expenditure-tax, Kerala and Coimbatore, Coimbatore, hereby:

(i) empowers every person appointed to be an Inspecting Assistant Commissioner of Income tax under subsection (3) of section 5 of the Indian Income tax Act 1922 (II of 1922), to be an Inspecting Assistant Commissioner of Expenditure-tax and

(ii) directs every such Inspecting Assistant Commissioner of Expenditure tax to perform his functions in respect of such areas over which, or of such persons or classes of persons in respect of whom, he performs the functions of the Inspecting Assistant Commissioner under the said Income tax Act.

Office of the Commissioner of Income tax, Kerala and Coimbatore, Coimbatore.

M. Hamid Mirza,
Commissioner of Expenditure-tax.

NOTIFICATION

C. No. 204-Adm/58-59. *14th June 1958/24th Jaishta 1880. (Saka)*

It is hereby notified for general information that consequent on the shifting of Salary Circle from Ernakulam to Trivandrum, the Office of the Incometax Officer, Salary Circle, Ernakulam will be closed from the forenoon of 23rd June 1958. The Income-tax Office, Salary Circle, will thereafter, be located in the building known as "Sreemoola Sadan", Main Road, Cantonment, Trivandrum where the Income-tax Circle, Trivandrum is now located. The Income-tax Office, Salary Circle, will start functioning there from 1st July 1958.

2. The Income-tax Office, Special Circle, Trivandrum which is now located in the building known as "Sreemoola Sadan" will be shifted from 1st July 1958, to the Building known as "Jaya Sree" at No. 216-A, Vellayambalam, Palace Junction, Trivandrum where the Office of the Appellate Assistant Commissioner, Trivandrum is now located.

Coimbatore.

M. Hamid Mirza,
Commissioner of Incometax,
Kerala & Coimbatore.

NOTIFICATION.

C.No.204-Adm/58-59.

June 12, 1958/Jaishta 22, 1880 (Saka).

In pursuance of sub-section 5 of Section 5 of the Indian Incometax Act, 1922 (XI of 1922), the Commissioner of Incometax, Kerala and Coimbatore, Coimbatore hereby directs that with effect from the date of this notification, the following amendment shall be made in the Schedule attached to the Notification C. No. 58 (1)

Adm/57 (ii) dated 8th August 1957 issued by the Commissioner of Incometax, Madras as modified by him from time to time.

In Column 4 against item No. 29 Special Survey Circle, Coimbatore, the following shall be inserted below the existing entry.

2. All persons whose total income, on the basis of the last completed assessment as on 31-3-1958 does not exceed Rs. 9,999, except N. A., Refund and cases assigned to Salary Circle, who are residing within the territorial jurisdiction of the I, II, III and IV Additional Incometax Officers, Coimbatore.

M. HAMID MIRZA,
Coimbatore. *Commissioner of Income-tax.*

NOTIFICATION

Consequent on the grant of 90 days earned leave to K. Sankarankutty Marar, Officiating Devaswom Assistant Commissioner, Tripunithura Group with effect from 10-6-1958 or date of avail the followiog arrangements are ordered.

1. Sri N. K. Thampan, Head Clerk, Devaswom Assistant Commissioner's Office, Tripunithura Group is appointed to Officiate as Assistant Commissioner, Tripunithura Group vice Sri K. Sankarankutty Marar.

(By order of the Cochin Devaswom Board)

Office of the K. DAMODARA MENON,
Cochin Devaswom Board, *Secretary.*
Trichur, 9-6-1958.

ജപ്തിനോട്ടീസ്.

തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന ദേവസ്വം വക താഴെ വിവരിക്കുന്ന കുടിയാന്മാർക്കും അവകാശികൾക്കും ഉള്ള ജപ്തിനോട്ടീസ്.

നിങ്ങൾ ദേവസ്വത്തിൽ തീർക്കേണ്ടതായ പാട്ടമിച്ചവാരം താഴെ വിവരിക്കും പ്രകാരമുള്ള നെല്ലും പണവും ക്രമപ്രകാരം ദേവാസ്വമിലം നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തീർക്കയോ കുടിശ്ശിക തീർത്തിരിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കയോ ചെയ്യായ്കയാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന ഉഭയവസ്തുക്കൾ ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യയും പലിശയും മററ ചെലവുകളും 1958-ാമാണ്ട് മെയ് മാസം 31-ാംതീയതി മുമ്പിൽ തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഉഭയവസ്തു നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ, സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിനേല്പിക്കുകയോ ലേലത്തിൽ വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഇപ്രകാരം ജപ്തിയാക്കിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉഭയവസ്തുവിനെ നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിന് ഏല്പിക്കുകയോ ലേലത്തിൽ വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തീയതിവരെ ആ ഉഭയവസ്തുവിന്മേൽ യാതൊരു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും അന്യാധീനപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദികൾക്കോ അവകാശമില്ലാത്തതാണെന്നും തുടർന്നു കിസ്തു വകയിലും പാട്ടമിച്ചവാരം ബാക്കിയായാൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഭൂമി നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതിലോ സ്ഥിരപ്പാട്ടം ഏല്പിക്കുന്നതിലോ, ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതിലോ, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ നോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഏഴുദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

(1)

ദേവസ്വത്തിന്റെ പേര്—നെട്ടൂർദേവസ്വം.

കുടിശ്ശികക്കാർ—കുടിയാനവന്മാർ.

1. 66-ാം നമ്പർ മുളവുകാട് വില്ലേജിലെ 3-ാം നമ്പർ പണയക്കുടിയാനവനായ മൂക്കന്നൂർ തെക്കുട്ടു ഉണ്ണിച്ചെറൻ നായർ എന്നാൾ 133 തുലാം കൂടി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് 147.9-12, പണം 25-41. 132 ലെ നികുതി കൂടുതൽ 2 ക. 58 ന. പൈസയും പലിശ മുതലായതും. വഹകൾ— 66-ാം നമ്പർ മുളവുകാട് വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 74/0/2ൽ16 സെന്റ് 74/0/3.ൽ 17സെന്റ് 75/0/1-ൽ1 ഏക്കർ 1സെന്റ് 75/0/2 0.25 സെന്റ് 75/0/3.ൽ 45 സെന്റ് 76/0/1.ൽ 42 സെന്റ് 76/0/2.ൽ 56 സെന്റ് 80/0/2.ൽ 1ഏക്കർ 84/0/1 1 ഏക്കർ 7 സെന്റ് 84/0/2.ൽ 3 ഏക്കർ 81 സെന്റ് 98/0/2.ൽ28 സെന്റ്98/0/3.ൽ 61സെന്റ് 85/2/1-ൽ 40സെന്റ് 85/2/2 98 സെന്റ് 83/0/1 0.88 സെന്റ് 81/0/1 1 ഏക്കർ 55 സെന്റ് 81/0/2 0.52 സെന്റ് 85/1/1 79 സെന്റ് 85/1/2 58 സെന്റ് 85/1/3 22 സെന്റ് 85/1/4 31 സെന്റ് 493/0/2 38 സെന്റ് 97/2 2 ഏക്കർ 78 സെന്റും വഹകളും സകല അവകാശങ്ങളും. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പണയമിച്ചവാരം നെല്ല് 239-0-8 ക. 27,38 ന. പ.

2. 66-ാം നമ്പർ മുളവുകാട് വില്ലേജിലെ 8-ാം നമ്പർ വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാനവനായ പുതുക്കോവിൽ വാരിയത്ത് ശങ്കരവാരിയർ എന്നാൾ 133 തുലാം കൂടി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് 213-7-12, പണം 20.30 ന. പ. 132 ലെ നികുതി കൂടുതൽ 1 ക. 99 ന. പൈസയും പലിശ മുതലായതും. വഹകൾ— മുളവുകാട് വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 98/0/1 3 ഏക്കർ 54 സെന്റ് 104.ൽ 1 ഏക്കർ 82 സെന്റ് 103/2 36 സെന്റ് 110.ൽ 3 ഏക്കർ 80 സെന്റ് 112/2/3 1 ഏക്കർ 55 സെന്റും സകല അവകാശങ്ങളും കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ല് 213.7-12, ക. 20, 30 ന. പ.

3. 66-ാം നമ്പർ മുളവുകാട് വില്ലേജിലെ 14-ാം നമ്പർ വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാനവനായ കാക്കനാട്ടുശേരി അയ്യപ്പൻ മകൻ കണ്ടിപ്പാല് എന്നാൾ 133 കൂടി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് 3.6.4. വഹകൾ—ശേരി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 86/1.1-ൽ 29 സെന്റും സകല അവകാശങ്ങളും: കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ല് 3-6-4, പണം 0,61 ന. പ.

4. 68-ാം നമ്പർ ഏലൂക്കര വില്ലേജിലെ 1-ാം നമ്പർ വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാനവനായ ഇപ്പാക്കൽ ചാത്തൻ എന്നാൾ 1133 കന്നി കിസ്തു കൂടി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് 3.3.12. 132 ലെ നികുതി കൂടുതൽ 61 ന. പൈസയും പലിശ മുതലായതും. വഹകൾ—ഏലൂക്കര വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 280/2 54 സെന്റും പറമ്പും സകല അവകാശങ്ങളും. കൊല്ലത്താൽപാട്ടം നെല്ല് 3.3.12, ക. 0.23 ന. പ.

5. 69-ാം നമ്പർ നെട്ടൂർ വില്ലേജിലെ 23-ാം നമ്പർ വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാനവനായ പള്ളിയിൽവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻനായർ എന്നാൾ ബാക്കിവച്ച 1133 കന്നിവരെ നെല്ല് 3-3-8 ക.0.58 ന പ.132 ലെ നികുതി കൂടുതൽ ക. 1, 62 ന. പ. പലിശ മുതലായതും, വഹകൾ — നെട്ടൂർ വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 229/2/1 51 സെന്റ് പറമ്പും 226/2/1 35 സെന്റ് പറമ്പും 226/2/3 45 സെന്റ് പറമ്പും സകല അവകാശങ്ങളും. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ല് 4.7.8, ക. 0,79 ന. പ.

6. 69-ാം നമ്പർ നെട്ടൂർ വില്ലേജിലെ 37-ാം നമ്പർ വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാനവനായ വേലൻ ചെറിയ ഉണ്ണിപ്പേര 133 കന്നികൂടി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് 3.0.0, ക. 1, 10 ന. പ. 132 ലെ നികുതി കൂടുതൽ 9 ന. പൈസയും പലിശ മുതലായതും. വഹകൾ—നെട്ടൂർ വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 269/2/1 12 സെന്റ് 269/2/2.ൽ 8സെന്റ് 269/2/3 8 സെന്റ് 270/0/1 37 സെന്റ് 270/0/2 7 സെന്റ് 270/0/3.ൽ13സെന്റും സകലഅവകാശങ്ങളും. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടുംപാട്ടം നെല്ല് 3.0-0 ക. 1, 10 ന. പ.

7. 69-ാം നമ്പർ നെട്ടൂർ വില്ലേജിലെ 60-ാം നമ്പർ കാണക്കുടിയാനവനായ ചെമ്പകത്തിൽ കുട്ടികൃഷ്ണ വാധ്യാർ എന്നാൾ 133 കൂടി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് 15-9-0 പലിശ മുതലായതും. വഹകൾ—നെട്ടൂർ വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 289/1/2 1 ഏക്കർ 34 സെന്റ് നിലവും സകല അവകാശങ്ങളും കൊല്ലത്താൽതീർക്കേണ്ടും മിച്ചവാരം നെല്ല് 15.0.0 ക. 2, 65 ന. പ.

8. 69-ാം നമ്പർ നെട്ടൂർ വില്ലേജിലെ 62-ാം നമ്പർ കാണക്കുടിയാനവനായ മനോരശ്ശേരി വറുതുട്ടി എന്നാൾ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് 2-1.8 പലിശ മുതലായതും. വഹകൾ—നെട്ടൂർ വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 289/1/4 16 സെന്റും സകല അവകാശങ്ങളും. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് 2,1-8, ക. 0.46ന. പ.

9. 70-ാം നമ്പർ വെള്ളാനിക്കര വില്ലേജിലെ 28-ാം നമ്പർ വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാനവനായ മാരാത്തി ശങ്കരൻ മകൻ കിട്ട 133 കൂടി ബാക്കിവെച്ചനെല്ല് 2.2-0, ക. 14 ന. പൈസയും പലിശ മുതലായതും. വഹകൾ— വെള്ളാനിക്കര വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 201/0/2 21 സെന്റ് 201/0/3 25 സെന്റും സകല അവകാശങ്ങളും, കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ല് 2, 2 14 ന. പ.

10. 70-ാം നമ്പർ വെള്ളാനിക്കര വില്ലേജിലെ 46-ാം നമ്പർ വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാനവനായ പെരിയകുളത്തു ശങ്കരനായർ എന്നാൾ 1133 കന്നികൂടി ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് 15-4.0, പലിശ മുതലായതും. വഹകൾ—വെള്ളാനിക്കര വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 274/1 77 സെന്റും സകല അവകാശങ്ങളും. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് 25.6.10, ക. 2, 81 ന. പ.

11. 71-ാം നമ്പർ മാടക്കത്തറ വില്ലേജിലെ 5-ാം നമ്പർ വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാനവനായ നടുവത്തു രാമകൃഷ്ണമേനോൻ എന്നാൾ 1133 കന്നിവരെ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് 17.8.8 പലിശ മുതലായതും. വഹകൾ—മാടക്കത്തറ വില്ലേ

യിൽ സർവ്വെ 187/1 1 ഏക്കർ 33 സെൻറും സകല അവകാശങ്ങളും. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് 29.7.8, പണം 3 രൂ. 2 ന. പ.

12. 71.ാം നമ്പർ മാടക്കത്തറ വില്ലേജിലെ 12.ാം നമ്പർ വെറുമ്പാട്ടക്കാരനായ പാറപ്പുറത്തു നാരായണൻ എഴുത്തച്ഛൻ എന്നാൾ 133 കന്നിക്ക് ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് 10.2.0, ക. 1 പലിശ മുതലായതും. വഹകൾ—മാടക്കത്തറ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 242/1 35 സെൻറും 242/2 19 സെൻറും സകല അവകാശങ്ങളും. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് 10.2.0, ക. 1, 67 ന. പ.

(2)

ദേവസ്വത്തിന്റെ പേര്—ഉരകം ദേവസ്വം

കുടിശ്ശികക്കാർ—കുടിയാനവന്മാർ.

1. ഉരകം ദേവസ്വം വക 2.ാം നമ്പർ ചേർപ്പ് വില്ലേജിൽ 77.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കൈപ്പിള്ളി വീട്ടിൽ പാറുക്കുട്ടി മകൾ കൊച്ചുകുട്ടിഅമ്മ ബാക്കിവെച്ചതായ നെല്ല് പറ 58.1.2, വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 631/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 63 സെൻറ്, സർവ്വെ 631/2/1 നിലം 1 ഏക്കർ സർവ്വെ 303.ൽ കാണം നിലം 31 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ തിരിക്കേണ്ട പാട്ടമിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 39.4.7, പണം 40 നയാപൈസ.

2. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 73.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ പല്ലാക്കൽ കിട്ടുണ്ണി കുട്ടൻകുട്ടി മേനോൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 236.3.10, പണം 1 ക. 64 നയാപൈസ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 631/2/3. വെറുമ്പാട്ടം നിലം 66 സെൻറ്. 308/2/4 നിലം 1 ഏക്കർ 32 സെൻറ്, 623/1 നിലം 9 സെൻറ്. 623/2 നിലം 15 സെൻറ്, 628/0/2 നിലം 1 ഏക്കർ 6 സെൻറ്, 628/0/1 നിലം 1 ഏക്കർ 89 സെൻറ്, 640/0/1 നിലം 28 സെൻറ്, 620/1 കാണം നിലം 82 സെൻറ്, 620/2 നിലം 22 സെൻറ്, 620/3 നിലം 1 ഏക്കർ 31 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ തിരിക്കേണ്ട പാട്ടമിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 241.8.4, പണം 1 ക. 64 നയാപൈസ.

3. ടി ദേവസ്വം വക 3.ാം നമ്പർ ആമ്പല്ലൂർ വില്ലേജിൽ 3.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ പല്ലാക്കൽ കിട്ടുണ്ണി കുട്ടൻകുട്ടി മേനോൻ ബാക്കിവെച്ചതായ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 10.9.13 പണം 2 ക. 3 നയാപൈസ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 233 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 2 ഏക്കർ 19 സെൻറ്, സർവ്വെ 233 ബി നിലം 89 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടമിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 23.9.9. പണം 1 ക. 63 നയാപൈസ.

4. ടി ദേവസ്വം വക 12.ാം നമ്പർ നെല്ലായി വില്ലേജിൽ 20.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ മേലേപ്പിള്ളി കിഴക്കേവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻനായർ. ബാക്കിവെച്ചതായ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 50.7.14. വഹകൾ — ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 394/1 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 63 സെൻറ്, 765/2/2 ബി നിലം 4 സെൻറ്, 766/0/2 പറമ്പ് 4 സെൻറ്, സർവ്വെ 777/1 നിലം 1 ഏക്കർ 37 സെൻറ്, 780.ൽ നിലം 6 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടമിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 36.0.13. പണം 1 ക. 41 നയാപൈസ.

5. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 21.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ രാപ്പാൾ പടിഞ്ഞാറെ മഠത്തിൽ അനന്തൻ പരമേശ്വരൻ ബാക്കിവെച്ചതായ നെല്ല് പറ 44.1.10. പണം 4 ക. 23 നയാപൈസ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 424/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 19 സെൻറ്. സർവ്വെ 437 ബി നിലം 2 ഏക്കർ 12 സെൻറ്, സർവ്വെ 438/2/4 പറമ്പ് 2 ഏക്കർ 89 1/2 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടമിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 43.7.7. പണം 4 ക. 25 നയാപൈസ.

6. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 23.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ കിഴക്കെ കരിമ്പയത്ത് ശങ്കുണ്ണി കുട്ടിമേനോൻ ബാക്കിവെച്ചതായ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 41.4.6. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 337/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 95 സെൻറ്. സർവ്വെ 357/2 നിലം 1 ഏക്കർ 72 സെൻറ്. സർവ്വെ 428 നിലം 39 സെൻറ്. സർവ്വെ 427/2 ബി പറമ്പ് 13 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 123.7.1. പണം 93 നയാപൈസ.

7. ടി ദേവസ്വം വക 33.ാം നമ്പർ മണലൂർ വില്ലേജിൽ 1.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ അയനിക്കാട്ട് വാരിയത്തു രാമവാരിയർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 90.4.14. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 1431 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 31 സെൻറ്, സർവ്വെ 1432 നിലം 3 ഏക്കർ 60 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 60.0.1. പണം 4 ക. 23 നയാപൈസ.

8. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 12.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ പുള്ളിപറമ്പിൽ രാമൻ രാമൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 12.2.1. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 1261/2/2. കാണം നിലം 36 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 12.4.4. പണം 10 നയാപൈസ.

9. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 13.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ പുള്ളിപറമ്പിൽ രാമൻ ചോയ്ക്കുട്ടി കണ്ടമ്പ ബാക്കിവെച്ചതായ നെല്ല് പറ 11.1.3. വഹകൾ — ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 1261/2/1 കാണം നിലം 31 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 11.3.11, പണം 0.0.9 ന. പ.

10. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 19.ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ വലിയപുരക്കൽ മൊയ്തീൻകുട്ടി ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 23.6.1. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 1377/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 23 സെൻറ്, 1377/2 പറമ്പ് 1 ഏക്കർ 72 സെൻറ്, സർവ്വെ 1397 വില്ലേജിൽ നിലം 43 സെൻറ്, സർവ്വെ 1403 ബി നിലം 47 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 17.8.12 പണം 24 ക. 49 ന. പ.

11. ടി ദേവസ്വം വക 48.ാം നമ്പർ ചേർപ്പ് വില്ലേജിൽ 2.ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ വാളത്തേവിൽ രാമൻ ചാത്തു കണ്ടമ്പ ബാക്കിവെച്ചതായ നെല്ല് പറ 106.9.1 പണം 33 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 213 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 17 സെൻറ്, സർവ്വെ 216 ബി നിലം 45 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 34.0.0 പണം 33 ന. പ.

12. ടി ദേവസ്വം വക 36.ാം നമ്പർ ഊരകം വില്ലേജിൽ 10.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കൈതക്കാട്ടുകര ചാത്തൻ കണ്ടോപ്പു ബാക്കിവെച്ച പാട്ടം നെല്ല് പറ 22.2.15. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 432/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 36 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 22.6.11 പണം 19 ന. പ.

13. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 23.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ എടതാമ്പതി ദേവസ്സി അന്തോണി ബാക്കിവെച്ചതായ നെല്ല് പറ 370.3.0 പണം 2 ക. 79 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 273/0/2 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 96 സെൻറ്, 276/2/1. ബി നിലം 4 ഏക്കർ 29 സെൻറ്, 702/0/2 ബി നിലം 44 സെൻറ്, 959/2/2 നിലം 2 ഏക്കർ 7 സെൻറ്, ടിയിൽ 0/3 നിലം 2 സെൻറ്, 960/2/1 നിലം 1 ഏക്കർ 40 സെൻറ്, ടിയിൽ 3.ൽ 1 നിലം 51 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 409.1.13 പണം 2 ക. 49 ന. പ.

14. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 26.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ കല്ലൂരയിൽ കണ്ടപ്പൻ ഇറ്റാമൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 24.0.0 പണം 19 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 902/0/2 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 96 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 24.0.0 പണം 19 ന. പ.

15. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 30.ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ മാടൻ അയ്യപ്പൻ കണ്ടൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 40.6.10 പണം 1 ക. 35 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 733/3/4 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 77 സെൻറ്, സർവ്വെ 232/0/4 ബി നിലം 1 ഏക്കർ 22 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 40.6.10 പണം ക. 1 35 ന. പ.

16. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 48.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കാരണയിൽ വെളപ്പൻ ഇറ്റാമൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 49.6.10. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 926/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 57 സെൻറ്, ടിയിൽ 2 നിലം 33 സെൻറ്, 922/1/4 പറമ്പ് 20 സെൻറ്, ടിയിൽ 0/11 പറമ്പ് 17 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ തിരിക്കേണ്ട പാട്ടം നെല്ല് പറ 53.4.3 പണം 2 ക. 72 ന. പ.

17. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 34.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കട്ടാങ്ങാട്ടുപറമ്പിൽ വീരാവു കാസ്സ്യ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 136.9.9. വഹകൾ — ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 947/3/2, വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 1 ഏക്കർ 49 സെൻറ്, 944/0/1 പറമ്പ് 37 സെൻറ്, ടിയിൽ 0/2 പറമ്പ് 9 സെൻറ്, 964/3/1 നിലം 1 ഏക്കർ 8 സെൻറ്, 964/1/1 നിലം 2 ഏക്കർ 52 സെൻറ്, ടിയിൽ 4 പറമ്പ് 4 സെൻറ്, 940/2/4 നിലം 20 സെൻറ്, 1001/1 നിലം 1 ഏക്കർ 12 സെൻറ്, 1013/4 നിലം 1 ഏക്കർ 29 സെൻറ്, 1016/0/3 നിലം 95 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 219.9.9 പണം 13 ക. 57 ന. പ.

18. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 56.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ കല്ലൂരയിൽ വേലു ചെട്ടിയ കണ്ടകുട്ടി ബാക്കിവെച്ച പാട്ടം നെല്ല് പറ 10.0.0 പണം 13 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 936/2/3 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 8 സെൻറ്, 939/5/3 നിലം 30 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 10.0.0 പണം 13 ന. പ.

19. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 61-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കാരണയിൽ ഇറരാരൻ വേലായി ബാക്കി വെച്ച നെല്ല് പറ 123.0.5. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 529 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 54 സെന്റ്, 534 ടി നിലം 19 സെന്റ്, 573 ടി പറമ്പ് 50 സെന്റ്, 574/1/3 ടി പറമ്പ് 54 സെന്റ്, 647/3/1 ടി നിലം 1 ഏക്കർ 1 സെന്റ്, ടിയിൽ 3/2 നിലം 95 സെന്റ്, ടിയിൽ 1/1 നിലം 25 സെന്റ്, ടിയിൽ 2/2 നിലം 61 സെന്റ്, ടിയിൽ 4 നിലം 4 സെന്റ്, 1002/1/2 നിലം 33 സെന്റ്, ടിയിൽ 0/6 നിലം 33 സെന്റ്, 891/2/4 നിലം 1 ഏക്കർ 52½ സെന്റ്, ടിയിൽ 4 നിലം 47 സെന്റ്, 911/1 നിലം 80 സെന്റ്, 928 നിലം 47 സെന്റ്, 939/3/2 നിലം 55 സെന്റ്, 940/3/1 നിലം 42 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടമിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 241.6-15 പണം 6 ക. 53 ന. പ.

20. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 66-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കാരണയിൽ കണ്ടുളാൻ രാമൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 19-2-2. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 589/1/2 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 16 സെന്റ്, ടിയിൽ 2 നിലം 44 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 19.3-6 പണം 10 ന. പ.

21. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 80-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ കിഴക്കേട്ട് വേലു രാമൻ എന്നാൾ ബാക്കി വെച്ച നെല്ല് പറ 9-6-4 പണം 11 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 936/1/2 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 9 സെന്റ്, ടിയിൽ 3 ടി നിലം 33 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 9-6-4 പണം 11 ന. പ.

22. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 85-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ വലിയത്തൊടി പറമ്പിൽ ബാവ മകൻ കണ്ടഹമ്മു ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 8-9-3 പണം 5 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 940/2/3 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 7 സെന്റ്, 940/7/7 ടി നിലം 7 സെന്റ്, ടിയിൽ 0/8 നിലം 9 സെന്റ്, 940/2/6 നിലം 20 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് 12.0.5 പണം 7 ന. പ.

23. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 115-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കോരമ്പത്ത് അച്ചുതൻ കൃഷ്ണൻനായര ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 16.2.0. വഹകൾ — ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 684 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 57 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 16.6.4 പണം 12 ന. പ.

24. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 121-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കോരത്ത് കണ്ണികാളി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 33.0.8. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 227/0/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 42 സെന്റ്, 253/2 നിലം 68 സെന്റ്, ടിയിൽ 3 നിലം 88 സെന്റ്. ആകെ പാട്ടം നെല്ല് പറ 66.0-0 പണം 43 ന. പ.

25. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 126-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കോരമ്പിൽ കണ്ടി കണ്ടുനായർ മുതൽ പേർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 73.7-15. വഹകൾ — ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 696 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 86 സെന്റ്, 698/0/1 നിലം 1 ഏക്കർ 67 സെന്റ്. ആകെ പാട്ടം നെല്ല് പറ 77-7-15 പണം 54 ന. പ.

26. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 164-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ തായംകുളങ്ങര സ്വരൂപകണ്ണപ്പെട്ട മാധവിഅമ്മ എന്നിവർ മുതൽപേർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 26-7-5 പണം 41 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 929/3/2 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 64 സെന്റ്, 891/1/3 നിലം 54 സെന്റ്, 1015/2/1 നിലം 48 സെന്റ്, ടിയിൽ 3 പറമ്പ് 8 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് 42.8-5 പണം 41 ന. പ.

27. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 167-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ തായംകുളങ്ങര പരമേശ്വരപട്ടര് ബാക്കി വെച്ച നെല്ല് പറ 25-9-9. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 908/0/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 89 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 25-9-9 പണം 19 ന. പ.

28. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 175-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ മേക്കാട്ടേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററും കാരണയിൽ ഗോപാലൻ മകളുമായ സുശീല എന്ന കുഞ്ഞിക്കാളി ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 106-6-12 പണം 1 ക. 4 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 272/1/2 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 43 സെന്റ്, 273/2 നിലം 23 സെന്റ്, ടിയിൽ 4 നിലം 3 സെന്റ്, 277 നിലം 60 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 76-3-6 പണം 52 ന. പ.

29. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 179-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ തൈക്കണ്ടത്തിൽ മാമുണ്ണി ശങ്കരൻ ബാക്കി വെച്ച നെല്ല് പറ 20-4-3 പണം 2 ക. 96 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 933 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 45 സെന്റ്, 939/1/1 നിലം 70 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 20-4-3 പണം 2 ക. 96 ന. പ.

30. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 184-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ വാഴക്കടവിൽ കൃഷ്ണൻ പരമേശ്വരൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 48-7.6. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 914/1/1 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 12 സെന്റ്, 904 ടി നിലം 1 ഏക്കർ 69 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 49-2-15 പണം 79 ന. പ.

31. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 190-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ മണ്ണിയംപുറത്ത് നമ്പി ദാമോദരൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 24.0-0 പണം 10 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 913/7 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 96 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 24.0-0 പണം 10 ന. പ.

32. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 206-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ വാഴക്കടവിൽ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടൻ ബാക്കി വെച്ച നെല്ല് പറ 16-6-3. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ 659/2/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 4 സെന്റ്, ടിയിൽ 3/1 നിലം 52 സെന്റ്, 658/1/1 പറമ്പ് 60 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 32.4.15, പണം 3 ക. 97 ന. പ.

33. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 209-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ തെക്കിലകത്ത് മൈനർ അബ്ദുറഹിമാൻ വേണ്ടി രക്ഷിതാവു മക്കായി ബാക്കിവെച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 10.6.4. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 400/1/2 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 51 സെന്റ്, 413 നിലം 83 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 24-4-9 പണം 18 ന. പ.

34. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 214-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കമ്പംകണ്ടത്ത് കൊച്ചുൻ മകൻ കണ്ണിപ്പെണ്ണ് ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 13.7-8. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 574/1/7 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സെന്റ് 1, ടിയിൽ 2/4 പറമ്പ് 21 സെന്റ്, 650/1/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 37 സെന്റ്, 654/1/1 നിലം 29 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 13.7.8. പണം 1 ക. 76 ന. പ.

35. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 738-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കണ്ണോളി രാവുണ്ണി കേശവൻ ബാക്കി വച്ച നെല്ല് പറ 7-3.5, പണം 4 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 939/5/2, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 22 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 7-3-5, പണം 4 ന. പ.

36. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 241-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ മുല്ലക്കര കണ്ടാരു ആലി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ 6-1.4, പണം 1 ക. 40 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 940/7/1. വെറുമ്പാട്ടം നിലം 21 സെന്റ്, ടിയിൽ 0/5, പറമ്പ് 5 സെന്റ്. 941/1/3, പറമ്പ് 9 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 6. 1-4, പണം 1 ക. 40 ന. പ.

37. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 244-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി തയ്യിൽ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 37.0-7, പണം 27 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 908/0/2, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 27 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 37.0-7, പണം 27 ന. പ.

38. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 256-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ മനകന്നത്ത് കണ്ണൻ രാമൻ ബാക്കി വച്ച നെല്ല് പറ 5.5.1, 1 ക. 35 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 287/7/3, വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ 2 സെന്റ്, 288/0/3, നിലം 1 സെന്റ്, 289, പറമ്പ് 23 സെന്റ്, 293/1/5, നിലം 8 സെന്റ്, 293/1/4, നിലം 8 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 5.5-1, പണം 1 ക. 35 ന. പ.

39. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 258-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കാരണയിൽ വേലു കിട്ടായി എന്ന കുട്ടൻ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 22.2-1. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 919/0/1, വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 7 സെന്റ്, സർവ്വെ 920/3/2, പറമ്പ് 79 സെന്റ്, ടിയിൽ 0/3, പറമ്പ് 16 സെന്റ്, ടിയിൽ 0/4, പറമ്പ് 15½ സെന്റ്, 941/3/3, പറമ്പ് 9 സെന്റ്, 968, കാണം നിലം 1 ഏക്കർ 23 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 22.2-1, പണം 11 ക. 18 ന. പ.

40. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 264-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ മനകന്നത്ത് കണ്ടിരാമൻ പാറുക്കുട്ടി ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 24-6-11, പണം 4 ക. 91 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 291/3/2. വെറുമ്പാട്ടം നിലം 74 സെന്റ്, 311/2, പറമ്പ് 1 ഏക്കർ 1 സെന്റ്, ടിയിൽ 4 പറമ്പ് 13 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 24.6.11, പണം 4 ക. 91 ന. പ.

41. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 269-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ ക്രിസ്തീയ സമുദായം കല്ലൂർ വളപ്പിൽ ചെറിയോള് മുതൽപേര് ബാക്കിവച്ച നെല്ലുപറ 9.0.0, പണം 4 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 340/2/1, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 10 സെൻറ്, ടിയിൽ 4, നിലം 17 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 9.0.0, പണം 4 ന. പ.

42. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 278.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ അറക്കൽ പുന്നോക്കിൽ ഇട്ടികുട്ടി കല്യാണി അമ്മ മുതൽ പേര് ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ 148.4-4, പണം 87 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 899/1/2വെറുമ്പാട്ടം നിലം 23 സെൻറ്, 323/0/2 നിലം 33 സെൻറ്, 824/0/2, നിലം 93 സെൻറ്, 839/2/2, നിലം 2 ഏക്കർ 27 സെൻറ്, 729/3/1, നിലം 91 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 148-4.4, പണം 87 ന. പ.

43 ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 303.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ വാഴപ്പിള്ളി പാപ്പിതി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ. ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 34.9-13. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 193/1/4, വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 33 സെൻറ്, 270/1/1, നിലം 92 സെൻറ്, 193/1/3, പറമ്പ് 6 സെൻറ്, ടിയിൽ 0/6, പറമ്പ് 6 സെൻറ്, 702/0/7, നിലം 12 സെൻറ്, 702/0 4, ഇനാം നിലം 33 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 34.9-13, പണം 1 ക. 39 ന. പ.

44. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 313.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ വാളക്കയിൽ ശേഖരൻ കണ്ടറി രാമൻ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 27.2.14, പണം 2 ക. 11 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 914/4/9. വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 30 സെൻറ്, 669/1/2, നിലം 1 ഏക്കർ 22 സെൻറ്, ടിയിൽ 1/4, നിലം 1 ഏക്കർ 22 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 30.8.4, പണം 2 ക. 11 ന. പ.

45. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 318-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിക്കുട്ടി കണ്ടമ്പാറ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 3.7.13, പണം 1 ക. 90 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 941/1/2, വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 24 സെൻറ്, 940/2/2, നിലം 13 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 3-7-13, പണം 1 ക. 90 ന. പ.

46. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 320.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ വെളിയത്ത് പാറക്കുട്ടി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 124.3.13, പണം 9 ക. 33 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 120/1/1, വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 7 ഏക്കർ 14 സെൻറ്, 163/4/1, പറമ്പ് 12 സെൻറ്, 260/0/1, നിലം 2 ഏക്കർ 23 സെൻറ്, 773/4/7, പറമ്പ്, 2 ഏക്കർ 92 സെൻറ്, 216/2, കാണം നിലം 40 സെൻറ്, 628/1, നിലം 2 ഏക്കർ 22 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 124-5.13, പണം 9 ക. 33 ന. പ.

47. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 340.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ വെളമാട്ട് രാമൻ മാണിക്കുട്ടി ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 7-3.6, പണം 10 ക. 53 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 294/0/1, വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 60 സെൻറ്, 314/2/1, ടി നിലം 22 സെൻറ്, 323/2/3, പറമ്പ് 67 സെൻറ്, ടിയിൽ 4/3, പറമ്പ് 23 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 7.3-6, പണം 10 ക. 33 ന. പ.

48. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ 360.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ പുന്നോക്കിൽ പാപ്പി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 44-1-0, പണം 1 ക. 44 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 124/1/4, വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 66 സെൻറ്, 896/3/3, നിലം 1 ഏക്കർ 26 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ മിച്ചം പാട്ടം നെല്ല് പറ 31-3-0, പണം 72 ന. പ.

49. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 369.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കല്ലൂക്കൽ വേലപ്പൻ മേൽ ഇണ്ണൂലി. ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 6.0.0, പണം 39 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 902/0/3, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 24 സെൻറ്, 922/1/14, പറമ്പ് 5 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 6.0.0, പണം 39 ന. പ.

50. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 372.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ ,ആകെ പുഷ്പകത്ത് നീലകണ്ഠൻ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി. ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 174-3-14, പണം 13 ക. 63 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 247/1/3, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 19 സെൻറ്, 380/2/2, നിലം 77 സെൻറ്, 387/0/1, പറമ്പ് 31 സെൻറ്, 960/2/2, നിലം 33 സെൻറ്, ടിയിൽ 3/2, നിലം 17 സെൻറ്, 286/0/3, പറമ്പ് 1 ഏക്കർ 21 സെൻറ്, 659/2/2, നിലം 48 സെൻറ്, ടിയിൽ 3/2, നിലം 84 സെൻറ്, 202/2/6, പറമ്പ് 33 സെൻറ്, 647/1/2, നിലം 44 സെൻറ്, 850/2/3, നിലം 1 ഏക്കർ 34 സെൻറ്, 202/2/7, പറമ്പ് 14 സെൻറ്, 241/1/1, നിലം 34½ സെൻറ്, ടിയിൽ 3, നിലം 1½ സെൻറ്, 144/1, ഇനാം പറമ്പ് 68 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 163.7-4, പണം 13 ക. 51 ന. പ.

51. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 373-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കാരണയിൽ വേലപ്പൻ ശങ്കരൻ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 6-1-3 പണം 4 ക. 7 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 382/2/2 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 10 സെൻറ്, 634/2/3 ടി നിലം 29 3/8 സെൻറ് 638/1/7 പറമ്പ് 22 സെൻറ്, 638/1/2 പറമ്പ് 34½ സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 6.1.5 പണം 4 ക. 7 ന. പ.

52. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 377-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ പെരുമനത്ത് കൈക്കോത്തിൽ ദേശ ശേഖരൻ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 13.4-9. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 902/0/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 2 ഏക്കർ 33 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 68.3.7 പണം 33 ന. പ.

53. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 379.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ ചെമ്പല്ലൂരി പടിഞ്ഞാറെ വീട്ടിൽ പാറ അച്യുതൻനായർ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 39-5-14 പണം 2 ക. 64 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 275/0/3 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 93 സെൻറ്, 786/3/4 പറമ്പ് 96 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 39-5-14 പണം 2 ക. 64 ന. പ.

54. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ 396-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ തായംകുളങ്ങര മഠത്തിൽ കാശി നെല്ല് പട്ടര വിശ്വനാഥയ്യർ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 7.2-4 വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 953 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 23 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 7.2.13 പണം 4 ന. പ.

55. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 399-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ ചൈതന്യകാവുംപുറം കുട്ടൻ വേലായുധൻ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 61-5.0 പണം 31 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 273/0/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 34 സെൻറ്, 276, 2/2 നിലം 69 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 61-3.0 പണം 31 ന. പ.

56. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 400.ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ വാളക്കടവിൽ രാമൻ ഉണ്ണി ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 336.7.0. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 566, വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 70 സെൻറ്, 374 പറമ്പ് 1 ഏക്കർ 5 സെൻറ്, 1002/1/3 നിലം 1, ഏക്കർ 48 സെൻറ്, 364 നിലം 36 സെൻറ്. 589/1/1 നിലം 82 സെൻറ്, 1001/3 നിലം 33 സെൻറ്, 1002/1 നിലം 47 സെൻറ്, 1003/1/5 നിലം 1 ഏക്കർ 2 സെൻറ്, 610/2 നിലം 89 സെൻറ്, 741 നിലം 40 സെൻറ്, 569 കാണനിലം 1 ഏക്കർ 14 സെൻറ് 371/2 പറമ്പ് 22 സെൻറ്, 571/3/1 പറമ്പ് 29½ സെൻറ്, 1041/2/2 പറമ്പ് 4 സെൻറ്, 491/1 നിലം 43 സെൻറ്, ടിയിൽ 2/2 നിലം 23 സെൻറ്, ടിയിൽ 7/1 നിലം 44 സെൻറ്, 323/0/1 കാണനിലം 21 സെൻറ് ടിയിൽ 0/2 നിലം 31 സെൻറ്, ടിയിൽ 0/3 നിലം 34 സെൻറ്, 663/2 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 23 സെൻറ്, 1003/1/2 നിലം 96 സെൻറ്, 389/0/1 നിലം 1 ഏക്കർ 34 സെൻറ്, 916/2 പറമ്പ് 82 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 345-7-0 പണം 23 ക. 37 ന. പ.

57. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 404.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ ആസാരി മഠത്തിൽ ഉപ്പുമാപട്ടര ശിവരാമയ്യർ മുതൽപേർ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 82-6-10 പണം 43 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 318/2/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 2 ഏക്കർ 24 സെൻറ് ടിയിൽ 4 നിലം 23 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 82.6.10 പണം 43 ന. പ.

58. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 405-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കല്ലൂരയിൽ കുട്ടൻ രാമൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ 8-3.6 പണം 4 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 939/3/4 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 23 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 8.3.6 പണം 4 ന. പ.

59. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 406.ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ അനാികാട്ട ശങ്കരൻ വേലായുധൻ മുതൽപേർ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 136.4.15. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 291/3/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 98 സെൻറ്. 314/1/1 നിലം 2 ഏക്കർ 87 സെൻറ് ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 136.4.15, പണം 82 ന. പ.

60. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 407-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ തെക്കേടത്തിൽ കുഞ്ഞൻ രാമൻ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 3.9-11. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 931/3/2 കാണം നിലം 34 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 6.1-6 പണം 6 ന. പ.

61. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 413-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ കാരണയിൽ കണ്ടൂരാൻ കേളൻ കൊമ്പ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 43.4-10 പണം 26 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 896/2 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 49 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 43.4-10 പണം 26 ന. പ.

62. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 422-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ ചാത്തനാംപറമ്പിൽ ഗോവിന്ദൻ കേട്ടിയ ലക്ഷ്മി ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 53-8-13. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 632 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 64 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 54.6-10 പണം 33 ന. പ.

63. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 434-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ അത്തിക്കായി ചേന്നൻ ഉണ്ണീരി ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് 3.3-0 പണം 7 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 426/2/2 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 66 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 3-3-0 പണം 7 ന. പ.

64. ടി ദേവസ്വം വക 435-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ അത്തിക്കായി ഉണ്ണീരി അപ്പുണ്ണി മുതൽപേർ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 2.3-0 പണം 3 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 426/2/3 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 30 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ തിരിക്കേണ്ട പാട്ടം നെല്ല് പറ 2-3.0 പണം 3 ന. പ.

65. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 454-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ വാഴക്കാവിൽ രാമൻ കുഞ്ഞൻ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 66.7-10 പണം 61 ക. 79 ന. പ. വഹകൾ— ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 382/3/3 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 61½ സെൻറ്, 734/1 നിലം 12½ സെൻറ്. 887/1 നിലം 4 സെൻറ്, ടിയിൽ 3 നിലം 49 സെൻറ്, 913/2/1 പറമ്പ് 4 ഏക്കർ 1 സെൻറ്, 317/1/3 പറമ്പ് 50 സെൻറ് ടിയിൽ 2/2 പറമ്പ് 1 സെൻറ് ടിയിൽ 1/8 പറമ്പ് 14½ സെൻറ്, 738/1 നിലം 3 സെൻറ്, ടിയിൽ 2 നിലം 3 സെൻറ്, ടിയിൽ 3 നിലം 11 സെൻറ്, ടിയിൽ 4 നിലം 3 ഏക്കർ 62 സെൻറ്, 382/3/4 പറമ്പ് 30 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ തിരിക്കേണ്ട പാട്ടം നെല്ല് പറ 130.8-7 പണം 61 ക. 79 ന. പ.

66. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 437-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ കാളിപറമ്പിൽ കുഞ്ഞൻ ശങ്കരൻ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 23.8-1, പണം 23 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 617, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 53 സെൻറ്. 667/2, കാണം നിലം 1 ഏക്കർ 29 സെൻറ്. 382/3/7, വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 23 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 33-6-6, പണം 1 ക. 83 ന. പ.

67. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 438-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ കൊമ്പൻ നമ്പ്യാതി വറിയത് റപ്പായി ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 34.3.14, പണം 69 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 873/1/2, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 14 സെൻറ്, ടിയിൽ 1/3 നിലം 64 സെൻറ്. 877/1 നിലം 19 സെൻറ്. ടിയിൽ 2/1 നിലം 2 സെൻറ്. 896/3/1 നിലം 30 സെൻറ്. 901/0/2 നിലം 83 സെൻറ്. 902/0/3 നിലം 11 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ 65-8-12, പണം 43 ന. പ.

68. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 460-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ കരുമത്തിൽ രാമചന്ദ്രൻ കല്യാണി കുഞ്ഞൻ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ലുപറ 19-3-13, 3 ക. 34 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 121/1/2 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 2 ഏക്കർ 25 സെൻറ്. ടിയിൽ 0/8 പറമ്പ് 2 ഏക്കർ 25 സെൻറ്. 202/2/3 പറമ്പ് 21 സെൻറ്. 878/0/3 നിലം 64 സെൻറ്. ടിയിൽ 0/4 നിലം 34 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 28.3-13, പണം 3 ക. 46 ന. പ.

69. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 466-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ വാഴക്കാവിൽ രാമൻ മകൻ ഉണ്ണീരിയും കുഞ്ഞനും ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 25-1.11. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 636/1, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 27 സെൻറ്. ടിയിൽ 3, നിലം 1 ഏക്കർ 43 സെൻറ്. ടിയിൽ 4, പറമ്പ് 9 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ 30.1.11, പണം 1 ക. 39 ന. പ.

70. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 470-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ കരിനാംപറമ്പിൽ വേലപ്പൻ ഭാര്യ കോച്ചുണ്ണ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ലുപറ 22.7.4, വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 634/0/1 കാണം നിലം 80 സെൻറ്. ടിയിൽ 0/2 നിലം 84 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ 23.9-9, പണം 33 ന. പ.

71. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 473-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ ഇരാമ്പിരി പറമ്പിൽ സന്തലൻ രാമൻ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ലുപറ 7.0.13, പണം 6 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 909/3, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 34 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ 7-0.13, പണം 6 ന. പ.

72. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 477-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ തെക്കേടത്തിൽ ശങ്കരൻ മാല. ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ലുപറ 42.3-6, പണം 24 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 939/1/3, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 73 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ 21-2-11, പണം 12 ന. പ.

73. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 482-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ വിളങ്ങാട്ടിൽ രാമൻ കുട്ടാരം. ബാക്കിവച്ചു നെല്ലുപറ 26-2-8, പണം 89 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 899/1, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 90 സെൻറ്. 154/3/4 ടി പറമ്പ് 39 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 26.2.8, പണം 89 ന. പ.

74. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 484-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ തേക്കത്ത് കണ്ണൻ ചാത്തൻപാല്ല. ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ലുപറ 22.6.11. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 311/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 39 സെൻറ്. 314/1/2 നിലം 31 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ 22.6.11, പണം 12 ന. പ.

75. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 486-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ തായംകുളങ്ങര കരമത്തിൽ നാരായണൻ ഭാര്യ പാറക്കുട്ടി അമ്മാൾ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ലുപറ 21.2.1. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 888/1/1 കാണം നിലം 1 ഏക്കർ 3 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ 21-9-13, പണം 23 ന. പ.

76. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 491-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ മണക്കാട്ടു വേലപ്പൻ മകൻ ഗോവിന്ദനും ഗോപാലനും ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 47.1-1, പണം 9 ക. 18 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 331/1 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 4 സെൻറ്. 340/1 പറമ്പ് 17 സെൻറ്, ടിയിൽ 2/2 ടി നിലം 37 സെൻറ്, ടിയിൽ 10/3 നിലം 33 സെൻറ്. 341 ടി പറമ്പ് 36 സെൻറ്, 330/1 ടി നിലം 16 സെൻറ്, ടിയിൽ 2 പറമ്പ് 30 സെൻറ്, 337/3/1 നിലം 37 സെൻറ്, ടിയിൽ 1/1 നിലം 17 സെൻറ്, 339/3/1 നിലം 1 ഏക്കർ 2 സെൻറ്, ടിയിൽ 0/2 നിലം 2 സെൻറ്; 419/1/2 പറമ്പ് 50 സെൻറ്, ടിയിൽ 2 നിലം 39 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 47.1.1, പണം 9 ക. 23 ന. പ.

77. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 497-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ വാഴക്കാവിൽ വേലപ്പൻ അയ്യപ്പൻ മുതൽപേർ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ലുപറ 83.1-7. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 736/1/4 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 7½ സെൻറ്, 873/1/1 നിലം 2 ഏക്കർ 79 സെൻറ്. 877/3/3 നിലം 1 ഏക്കർ 93 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ 140-1-3, പണം 93 ന. പ.

78. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 309-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ ചിറയ്ക്കൽ വാരിയത്ത് ഇട്ടൂലി പാർവ്വതി വാരസ്യാർ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 30.2.2, പണം 2 ക. 6 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 163/2/3 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 41 സെൻറ്. 293/1/3 നിലം 1 ഏക്കർ 33 സെൻറ്, ടിയിൽ 6 നിലം 13 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 30.2-2, പണം 2 ക. 6 ന. പ.

79. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 512-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ മാനഴി പറമ്പിൽ ചാത്തിക്കുട്ടി കേട്ടിയ പാർവ്വതി ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ലുപറ 12-1-6. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 688 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 49 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ 14.2-13, പണം 10 ന. പ.

80. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 323-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ കരിപ്പൂരയിൽ വേലപ്പൻ രാമൻ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ലുപറ 16-2.8, പണം 13 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 902/0/4 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 63 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ 16.2-8, പണം 13 ന. പ.

81. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 326-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ വാഴക്കാവിൽ രാമൻ ഭാര്യയും മുള്ളിപറമ്പിൽ വേലുണ്ണി മകളുമായ ലക്ഷ്മി ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 39-6.11, വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 604 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 36 സെൻറ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 39-6-11, പണം 29 ന. പ.

82. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 529-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ മൈത്തുട്ടത്തിൽ മാക്കോതി രാമൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ലു പറ 43-3-15, പണം 16 ന. പൈ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 606 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 75 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലു പറ 21-8-12, പണം 16 ന. പൈസ.

83. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 530-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ മൈത്തുട്ടത്തിൽ സ്വലാപന മുണ്ടപ്പെരുടെ ഭാര്യയും അമ്മയും ആയ കല്യാണി ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 26.9-15. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 591-ൽ വെറുമ്പാട്ടം നിലം 95 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 27.7.1, പണം 20 ന. പൈസ.

84. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 531-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കാഞ്ഞൂരപ്പറമ്പത്ത് പുത്തൻമഠത്തിൽ ഗോപാല കൃഷ്ണൻ പരമേശ്വരൻ, ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 49.9.1. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 673/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 46 സെന്റ്. ടിയിൽ 2 നിലം 3 ഏക്കർ. ടിയിൽ 3 നിലം 1 ഏക്കർ 7 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 94-3.11, പണം 91 ന. പൈസ.

85. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 532-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കാഞ്ഞൂരപ്പറമ്പത്ത് പുത്തൻമഠത്തിൽ ഗോപാല കൃഷ്ണൻ, നാരായണയ്യൻ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലുപറ 9-2-0. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 280-ൽ വെറുമ്പാട്ടം നിലം 54 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 18, പണം 11 ന. പൈസ.

86. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 533-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കുറിക്കാട്ടുപറമ്പിൽ കറുപ്പൻ മാണിക്കൻ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 39. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 239-ൽ വെറുമ്പാട്ടം നിലം 88 സെന്റ്, 293/1/2-ൽ നിലം 47 സെന്റ്, ടിയിൽ 2/2-ൽ പറമ്പ് 5 സെന്റ്, ടിയിൽ 5 നിലം 77 സെന്റ്, 293/2/1-ൽ പറമ്പ് 6 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 78, പണം 1 ക. 2 ന. പൈസ.

87. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 534-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കണ്ടത്ത് കൊച്ചുനാരായണി രാമൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ 111-7-5, പണം 4 ക. 16 ന. പൈസ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 100/0/3-ൽ വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 1 ഏക്കർ 81 സെന്റ്, 935-ൽ നിലം 8 സെന്റ്, 750/1-ൽ നിലം 17 7/8 സെന്റ്, ടിയിൽ 2/1-ൽ നിലം 88 സെന്റ്, ടിയിൽ 0/3-ൽ നിലം 47 സെന്റ്, 757/1/1-ൽ നിലം 2 ഏക്കർ 67 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 111-7-5, പണം 4 ക. 23 ന. പൈസ.

88. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 544-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കൊന്നപറമ്പിൽ കിട്ടുണ്ണി ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 53-7-8. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 276/2/4-ൽ വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 75 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 72.9.3, പണം 44 ന. പൈസ.

89. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 550-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ മണികന്നത്ത് വെളപ്പൻ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 17, പണം 9 ന. പൈസ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 340/5-ൽ വെറുമ്പാട്ടം നിലം 50 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 17, പണം 9 ന. പൈസ.

90. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 552-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കന്നത്ത് കാരമത്ത ഇട്ടിരാമൻ രാമൻ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ലുപറ 12, പണം 9 ന. പൈസ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 902/0/6-ൽ വെറുമ്പാട്ടം നിലം 48 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 12, പണം 9 ന. പൈസ.

91. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 558-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി കൈതക്കാട്ടുകര കറപ്പൻമകളും പാലോലി പറമ്പിൽ മാണിക്കൻ മകളുമായ നാരായണി ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 24.5.13, പണം 15 ന. പൈസ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 275/0/4-ൽ വെറുമ്പാട്ടം നിലം 59 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 24-5-13, പണം 15 ന. പൈസ.

92. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 559-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കാരണത്തിൽ കൊച്ചുരാമൻ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 13-5.15, പണം 2 ന. പൈസ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 650/1/2-ൽ വെറുമ്പാട്ടം നിലം 36½ സെന്റ്, സർവ്വേ 654/1/4-ൽ നിലം 29 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 13.5-15, പണം 9 ന. പൈസ.

93. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 580-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ പിറവിനാൽ കൊച്ചപ്പാറ്റ് ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 7-6.11, പണം 5 ന. പൈസ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 232/0/1-ൽ വെറുമ്പാട്ടം നിലം 23 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 7.6.11-പണം 5 ന. പൈസ.

94. ടി ദേവസ്വം വക 57-ാം നമ്പർ ആറാട്ടുപുഴ വില്ലേജിൽ 5-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ കുന്നത്തിങ്കൽ കുഞ്ഞിമാകൻ രാമൻ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 31.0-4. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 292/1-ൽ വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് 17 സെന്റ്, ടിയിൽ 2 നിലം 33 സെന്റ്, ടിയിൽ 3 നിലം 18 സെന്റ്, 304 നിലം 88 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 50.5.13, പണം 48 ന. പൈസ.

95. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 9-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കൈതക്കാട്ടുകര കണ്ടപ്പൻ വേലായുധൻ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ലുപറ 8.6.4, പണം 9 ന. പൈസ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 570/0/3-ൽ വെറുമ്പാട്ടം നിലം 69 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 8.6-4, പണം 9 ന. പൈസ.

96. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 11-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കോമരത്ത് ഇട്ടികുട്ടി കുഞ്ഞുരാമനാശാൻ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 14.6.11, പണം 9 ന. പൈസ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 330/2/3-ൽ വെറുമ്പാട്ടം നിലം 44 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 14.6.11, പണം 9 ന. പൈസ.

97. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 13-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി കോമരത്ത് കണ്ണിക്കാളി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 40-7-12. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 235/2, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 6 സെന്റ്, 330/1-ൽ പറമ്പ് 8 സെന്റ്, ടിയിൽ 2/1-ൽ നിലം 2 ഏക്കർ 35 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 60-3.5, പണം 1 ക. 64 ന. പൈസ.

98. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 14-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി കോമരത്ത് ലക്ഷ്മി ഇക്കാവമ്മ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 21.8.5. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 315-ൽ വെറുമ്പാട്ടം നിലം 67 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 22.3.5, പണം 15 ന. പൈസ.

99. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 16-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് തായംകുളങ്ങര അപ്പാപ്പുർ നാരായണയ്യർ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 51.0-0, പണം 33 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 330/2/2 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ, 53 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 51.0.0, പണം 33 ന. പ.

100. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 22-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് പൊട്ടയിൽ നാണിയമ്മ മുതൽപേർ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 21.7-3. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 323/1/2 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 3 സെന്റ്. ടിയിൽ 2/1 നിലം 63 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 22.0.0, പണം 11 ന. പ.

101. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 25-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് കൈതക്കാട്ടുകര വേലായുധൻ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 16.5-1, പണം 14 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 394/2/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 99 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 16.5.1, പണം 14 ന. പ.

102. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 28-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് മുരിങ്ങയിൽ ശങ്കരൻ നായർ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 14.8-6, പണം 7 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 417/0/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 89 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 14.8-6, പണം 7 ന. പ.

103. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 29-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് മുല്ലപ്പിള്ളിപറമ്പിൽ ഇട്ടിയമ്മ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് 35-7-8, പണം 20 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 465/0/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 43 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 35.7.8, പണം 20 ന. പ.

104. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 32-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് മാഞ്ഞാറി കല്യാണിയമ്മയും, ദേവകിയമ്മയും പേരിൽ ബാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളവാരം നെല്ല് പറ 22-0.0, പണം 6 ക. 74 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 570/0/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 76 സെന്റ്. 571/0/1 പറമ്പ് 1 ഏക്കർ 34 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 22-0-0, പണം 6 ക. 74 ന. പ.

105. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ 34-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് മനാഴി പറമ്പിൽ അപ്പുക്കുട്ടി ചാമിക്കുട്ടി ബാക്കി വച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 11-9.6, വഹകൾ—ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വെ 222 കാണം നിലം 63 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 15.4.9, പണം 11 ന. പ.

106. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ 35-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് വാഴപ്പിള്ളി പാർവ്വതി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ ബാക്കി വച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 4.5-5, പണം 3 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 289/2/2 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 6 സെന്റ്, ടിയിൽ 3/3 നിലം 7 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 4.3.5, പണം 3 ന. പ.

107. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ 37-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് കൊഴിക്കോട്ടിൽ കണ്ടുകുഞ്ഞൻകുട്ടി ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 73-6.10, പണം 48 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 321/3/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 61 സെന്റ്, ടിയിൽ 2/5 നിലം 15 സെന്റ്, 4/5 നിലം 25 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽപാട്ടം നെല്ല് പറ 73.6.10, പണം 48 ന. പ.

108. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ 39-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് വാഴപ്പിള്ളി രാമൻ ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ ബാക്കി വച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 67-9-3, പണം 35 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 321/3/3 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 62 സെന്റ്. ടി യിൽ 4/1 നിലം 1 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 67-9-3, പണം 35 ന. പ.

109. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ 42-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് വെളിയത്തു പാറക്കുട്ടി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ ബാക്കി വച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 13-1-8, വഹകൾ—ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വെ 223/1 കാണംനിലം 65 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 13.6-6, പണം 14 ന. പ.

110. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ 46-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് വടക്കെവിളമ്പത്ത് ലക്ഷ്മിഅമ്മയും ശങ്കുണ്ണി മേനോനും ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ലുപറ 9-6-11, പണം 24 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 417/0/2 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 23 സെന്റ്, 421/1 പറമ്പ് 25 സെന്റ്, ടിയിൽ 2 നിലം 29 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 13-5-0, പണം 26 ന. പ.

111. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ 47-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് വെള്ളാട്ട് കമ്മിറ കേശവൻ നായർ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 7-0.0, പണം 4 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 330/2/4, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 50 സെന്റ്, 310/1/2 നിലം 71 സെന്റ്, ടിയിൽ 2 പറമ്പ് 3 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 73-6-11, പണം 20 ന. പ.

112. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ 53-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് പാമ്പുകാട്ടിൽ ഇറവാൻ ശങ്കരൻ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 6.7-11. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 310/3/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 13 സെന്റ്, 321/4/4 ടി നിലം 6 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 6.6-5, പണം 4 ന. പ.

113. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ 55-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് മണകുന്നത്തു വേലപ്പൻ മകൻ ഗോവിന്ദനും, ഗോപാലനും ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 31-5.9, പണം 57 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 392 കാണം നിലം 62 സെന്റ്, 570 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 3 ഏക്കർ 39 സെന്റ്, ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 31-5-9, പണം 57 ന. പ.

114. ടി ദേവസ്വം വക ടി വില്ലേജിൽ 60-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് കുന്നത്തു കണ്ടിരാമൻ നായർ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 19-1-4, പണം 1 ക. 33 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 570/0/4 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 1 ഏക്കർ 53 സെന്റ്, 571/0/2 പറമ്പ് 23 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 19-1-4, പണം 1 ക. 33 ന. പ.

115. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ 64-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേര് കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറെ വീട്ടിൽ പാറു ഗോപാലൻനായർ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ലുപറ 22.9-0, പണം 17 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 430/1 വെറുമ്പാട്ടം നിലം 73 സെന്റ്, ടിയിൽ 3 നിലം 5½ സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽപാട്ടം നെല്ല് പറ 22-9-0, പണം 17 ന. പ.

116. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ 65-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ പുള്ളിപ്പറമ്പിൽ മാധവി ദാമോദരൻ നായർ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് 21-8.12, പണം 16 ന. പ. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 436/2/2, വെറുമ്പാട്ടം നിലം 75 സെന്റ്. ആകെ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ 22.9.0, പണം 17 ന. പ.

(3)

ദേവസ്വത്തിന്റെ പേര്—ആറാട്ടുപുഴ ദേവസ്വം.

കുടിശ്ശികക്കാർ—തണ്ടപ്പേരുകാർ.

1. ആറാട്ടുപുഴ വില്ലേജിൽ 7-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ ഇർപ്പമഠത്തിൽ വെങ്കിടാചലയ്യൻ കൃഷ്ണയ്യൻ മുതൽ പേർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 4-7.0, വെളിച്ചെണ്ണ തവി 7. വഹകൾ — ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 131/4, വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സെന്റ് 93, സർവ്വെ 131/4, വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് ഏക്കർ 1 സെന്റ് 99. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 5-6.8, വെളിച്ചെണ്ണ തവി 8.

2. ടി വില്ലേജിൽ 9-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ ഇർപ്പമഠത്തിൽ വെങ്കിടാചലയ്യൻ ശാസ്ത്രവെയ്യൻ ബാക്കി വെച്ച നെല്ല് പറ 50.2-0, വെളിച്ചെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 2. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 502/1, കാണംനിലം ഏക്കർ 2 സെന്റ് 98, സർവ്വെ 502/2, കാണംനിലം സെന്റ് 37. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 50-2.0. വെളിച്ചെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 2.

3. ടി വില്ലേജിൽ 11-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ ഇർപ്പമഠത്തിൽ കൃഷ്ണൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പട്ടര് ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 59-2.7, വെളിച്ചെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 1, തവി 10. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 437/6, കാണം നിലം സെന്റ് 4, സർവ്വെ 437/7/2, കാണം നിലം സെന്റ് 35, സർവ്വെ 442/3, കാണം നിലം ഏക്കർ 2 സെന്റ് 67, സർവ്വെ 442/6, കാണംനിലം സെന്റ് 10, സർവ്വെ 442/7, കാണം നിലം ഏക്കർ 1 സെന്റ് 48, സർവ്വെ 443, കാണം നിലം സെന്റ് 53. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 66.4-15, വെളിച്ചെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 1, തവി 15.

4. ടി വില്ലേജിൽ 14-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ ആറാട്ടുപുഴ വാരിയത്തു ഇട്ടിച്ചിരി അച്യുതവാരിയരും പാപ്പിക്കുട്ടി വാരിയരും ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 52-9-4, വെളിച്ചെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 1 തവി 4. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 507, കാണംനിലം ഏക്കർ 1 സെന്റ് 83, സർവ്വെ 94/0/1, കാണംനിലം ഏക്കർ 2 സെന്റ് 78, സർവ്വെ 94/0/2, കാണം പറമ്പ് ഏക്കർ 2 സെന്റ് 68. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 52.9-4, വെളിച്ചെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 1 തവി 4.

5. ടി വില്ലേജിൽ 15-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ ആറാട്ടുപുഴ പടിഞ്ഞാറെ വാരിയത്തു തായി ഉണ്ണിവാരിയര് ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 86-5.15, വെളിച്ചെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 3. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 528/2/1, കാണംനിലം ഏക്കർ 2 സെന്റ് 62, സർവ്വെ 528/2/2, കാണം നിലം സെന്റ് 21, സർവ്വെ 528/1, കാണം നിലം സെന്റ് 6, 541, കാണം നിലം സെന്റ് 67, സർവ്വെ 552, കാണം നിലം ഏക്കർ 2 സെന്റ് 21. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 98.5.15, വെളിച്ചെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 3.

6. ടി വില്ലേജിൽ 35-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ ആറാട്ടുപുഴ ചേരത്ത് കീഴ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ മകൻ ശങ്കരൻനായർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 100.1-6, പണം 2 ക. 82 ന. പ., വെളിച്ചെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 2, തവി 11½. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 527/6, കാണം പറമ്പ് സെന്റ് 80, സർവ്വെ 543, കാണം നിലം ഏക്കർ 2 സെന്റ് 87, സർവ്വെ 545/2/2 സെന്റ് 94, സർവ്വെ 554/1, കാണം നിലം ഏക്കർ 5 സെന്റ് 98, സർവ്വെ 558, കാണം നിലം സെന്റ് 32. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 140-4.10, പണം ക. 2.82, വെളിച്ചെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 3. തവി 3.

7. ആറാട്ടുപുഴ വില്ലേജ് 36-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരിയായ ആറാട്ടുപുഴ ദേശത്ത് പുതുവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ മകൾ ലക്ഷ്മിഅമ്മ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 26.2.11, വെളിപ്പെടുന്ന നാഴി 10. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 564/1 കാണം നിലം സെന്റ് 86, സർവ്വേ 564/3 കാണം നിലം ഏക്കർ 3, സെന്റ് 6, സർവ്വേ 562/1, കാണം പറമ്പ് സെന്റ് 7, സർവ്വേ 563/1, കാണം പറമ്പ് സെന്റ് 79. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 35.0.0, വെളിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങഴി 1.

8. ടി വില്ലേജിൽ 41-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ ആറാട്ടുപുഴ ദേശത്ത് കന്നുപറ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ മകൻ നായർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 56.0.0, വെളിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങഴി 12 നാഴി 2. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 573/2, കാണം നിലം ഏക്കർ 1, സെന്റ് 9, സർവ്വേ 568/1, കാണം നിലം ഏക്കർ 3, സെന്റ് 35, സർവ്വേ 561/1, കാണം നിലം ഏക്കർ 1, സെന്റ് 48, സർവ്വേ 569/1, കാണം നിലം സെന്റ് 78. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 56.0.0, വെളിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങഴി 1, നാഴി 2.

9. ടി വില്ലേജിൽ 46-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ ആറാട്ടുപുഴ ദേശത്ത് കന്നുപറ കിഴക്കേതിൽ മകൻ കൃഷ്ണൻ നായർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 52.0.0, വെളിപ്പെടുന്ന നാഴി 10. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 550, കാണം നിലം ഏക്കർ 1, സെന്റ് 87. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 52.0.0, വെളിപ്പെടുന്ന നാഴി 10.

10. ടി വില്ലേജിൽ 50-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ മഞ്ഞാടി നാണിഅമ്മ മകൾ ലക്ഷ്മിഅമ്മയും മകൻ കൃഷ്ണൻ നായരും ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 71.7.7, വെളിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങഴി 1, നാഴി 6. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 410/3, കാണം നിലം സെന്റ് 15, സർവ്വേ 410/5, കാണം നിലം സെന്റ് 37, സർവ്വേ 410/5/1, കാണം നിലം സെന്റ് 18 7/10, സർവ്വേ 410/6, കാണം നിലം സെന്റ് 38½, സർവ്വേ 385/1, കാണം നിലം സെന്റ് 24½, സർവ്വേ 385/3, കാണം നിലം ഏക്കർ 1, സെന്റ് 56 9/10, സർവ്വേ 390, കാണം നിലം സെന്റ് 97, സർവ്വേ 787/3, കാണം പറമ്പ് സെന്റ് 15, സർവ്വേ 413, കാണം നിലം സെന്റ് 23, സർവ്വേ 415, കാണം നിലം സെന്റ് 23, സർവ്വേ 437/1, കാണം നിലം സെന്റ് 20, സർവ്വേ 437/3, കാണം നിലം, ഏക്കർ 1, സെന്റ് 58, സർവ്വേ 437/4, കാണം പറമ്പ് സെന്റ് 6, സർവ്വേ 437/5, കാണം നിലം സെന്റ് 48, സർവ്വേ 531/2, കാണം നിലം ഏക്കർ 1, സെന്റ് 64, സർവ്വേ 88/1, കാണം നിലം ഏക്കർ 1, സെന്റ് 10, സർവ്വേ 88/2, കാണം പറമ്പ് സെന്റ് 7. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 145.4.7, പണം ക. 2.40, വെളിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങഴി 5, നാഴി 11.

11. ടി വില്ലേജിൽ 52-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരിയായ മഞ്ഞാടി ഇല്ലിയിൽ മകൾ ഇല്ലി എന്ന സ്ത്രീ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 10.0.8, വെളിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങഴി 1. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 450, വെറുമ്പാട്ടം നിലം സെന്റ് 83. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടതായ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 10.0.8, വെളിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങഴി 1.

12. ടി വില്ലേജിൽ 61-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ തോട്ടംപറമ്പത്ത് പരമേശ്വരൻ നായർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 16.5.0, വെളിപ്പെടുന്ന നാഴി 8, വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 561/1, കാണം നിലം സെന്റ് 56, സർവ്വേ 561/5, കാണം നിലം ഏക്കർ 1, സെന്റ് 19, 564/4/1, കാണം നിലം ഏക്കർ 1, സെന്റ് 28, സർവ്വേ 564/6 സെന്റ് 26, സർവ്വേ 562/2, കാണം നിലം സെന്റ് 26, സർവ്വേ 563/2, കാണം നിലം സെന്റ് 61. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 35.0.0, വെളിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങഴി 1.

13. ടി വില്ലേജിൽ 66-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ പുളിച്ചിപ്പറമ്പിൽ കരിമ്പി കൊച്ചുഗോവിന്ദൻ നായർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 5.5.0, വെളിപ്പെടുന്ന നാഴി 2. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 410/1 കാണം നിലം സെന്റ് 26. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 5.5.0, വെളിപ്പെടുന്ന നാഴി 2.

14. ടി വില്ലേജിൽ 68-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ പുളിപ്പിള്ളി കണ്ണിപ്പറമ്പിൽ ശങ്കുണ്ണി എന്ന ശങ്കരൻ നായർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 57.1.4, പണം ക. 2.24, വെളിപ്പെടുന്ന ഇ. 2, നാഴി 6. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 527/5/1 കാണം നിലം ഏക്കർ 1, സെന്റ് 84, സർവ്വേ 527/5/2 കാണം നിലം സെന്റ് 7, സർവ്വേ 545/1 കാണം നിലം ഏക്കർ 1, സെന്റ് 53, സർവ്വേ 545/3 കാണം നിലം ഏക്കർ 1, സെന്റ് 40, സർവ്വേ 554/4 സെന്റ് 74, സർവ്വേ 554/3 കാണം നിലം സെന്റ് 58. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 61.0.0, പണം ക. 3.13, വെളിപ്പെടുന്ന ഇ. 2, നാഴി 8.

15. ടി വില്ലേജിൽ 71-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ കിഴക്കേ പുത്തൻ മഠത്തിൽ നാരായണി എന്ന സ്ത്രീ മകൻ കൃഷ്ണൻ നായർ മകൻ പേര ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 144.1.2, വെളിപ്പെടുന്ന ഇ. 3, നാഴി 4. വഹകൾ—സർവ്വേ 142/4 കാണം നിലം സെന്റ് 68, 460/1 സെന്റ് 42, 460/3 സെന്റ് 71, 460/4 സെന്റ് 17, 503/3 സെന്റ് 2, 503/4 ഏക്കർ 1 സെന്റ് 16, 505/2 ഏക്കർ 1 സെന്റ് 94, 506/1 കാണം പറമ്പ് സെന്റ് 10, 506/2 കാണം നിലം ഏക്കർ 1 സെന്റ് 33, 509 സെന്റ് 50, 512/2 ഏക്കർ 1 സെന്റ് 8, 513/1 സെന്റ് 9, 513/2 സെന്റ് 3, 513/3 സെന്റ് 2, 513/4 സെന്റ് 16, 513/5 സെന്റ് 52, 513/8 ഏക്കർ 1 സെന്റ് 8, 513/9 സെന്റ് 70, 513/10 സെന്റ് 69, 513/11 സെന്റ് 47, 513/12 സെന്റ് 33, 517/1 കാണം പറമ്പ് സെന്റ് 6, 517/4 കാണം നിലം ഏക്കർ 1 സെന്റ് 23, 517/2 ഏക്കർ 2, സെന്റ് 89, 529/2 സെന്റ് 81. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 195.1.15, പണം ക. 1.52, വെളിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങഴി 6.

16. ടി വില്ലേജിൽ 75-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ കിഴക്കേ നടുവിലെ വീട്ടിൽ കല്യാണിഅമ്മ മകൻ ശങ്കരൻ നായർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 72.1.2, വെളിപ്പെടുന്ന ഇ. 1 നാഴി 10. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 515 കാണം നിലം ഏക്കർ 4 സെന്റ് 40. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 81.1.8, വെളിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങഴി 2.

17. ടി വില്ലേജിൽ 78-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ കിഴക്കേ കൊല്ലകത്തിൽ അമ്മ മകൻ ശങ്കരൻ നായർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 21.0.10, വെളിപ്പെടുന്ന നാഴി 6. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 519/1 കാണം പറമ്പ് സെന്റ് 50, സർവ്വേ 519/2 കാണം നിലം സെന്റ് 89, സർവ്വേ 567/3 കാണം പറമ്പ് സെന്റ് 42. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടതായ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 21.0.10, വെളിപ്പെടുന്ന നാഴി 6.

18. ടി വില്ലേജിൽ 80-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ കിഴക്കേ കല്യാണിഅമ്മ മകൾ കൊല്ലകത്തിൽ പേര ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 26.5.0, വെളിപ്പെടുന്ന നാഴി 10. വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 562/3 കാണം പറമ്പ് സെന്റ് 23. സർവ്വേ 563/3 കാണം പറമ്പ് സെന്റ് 95, സർവ്വേ 561/6 കാണം നിലം സെന്റ് 64, സർവ്വേ 561/3 കാണം നിലം ഏക്കർ 2 സെന്റ് 35, സർവ്വേ 564/4/2 കാണം നിലം സെന്റ് 6, സർവ്വേ 564/5 കാണം നിലം സെന്റ് 12. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടതായ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 35.0.0, വെളിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങഴി 1.

19. തൊട്ടിപ്പാൾ വില്ലേജിൽ 8-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ മേനോത്ത് പറമ്പത്ത് പടിഞ്ഞാറേ കൊല്ലൻ മകൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 3.1.4, പണം ന. പ. 67, വഹകൾ—ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 9/1/2 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സെന്റ് 42, സർവ്വേ 913/1 വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സെന്റ് 12. കൊല്ലത്താൽ ആകെ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 3.1.4, പണം ക. 1.20.

(4)

1958 മേയ് 20.

ദേവസ്വത്തിന്റെ പേര്—തൊട്ടിപ്പാൾ ദേവസ്വം.

കുടിയാന്മാർ—തണ്ടപ്പേർക്കാർ.

1. തൊട്ടിപ്പാൾ ദേവസ്വം 4-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ തയ്യിൽ വീട്ടിൽ കണ്ണി മകൻ നാരായണൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 24.1.6, പണം ക. 3.50, വെളിപ്പെടുന്ന നാഴി 4. വഹകൾ—തൊട്ടിപ്പാൾ വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 295/0/3, പണയം നിലം സെന്റ് 22, സർവ്വേ 349/3/8, പണയം നിലം സെന്റ് 26, സർവ്വേ 329/2/4 പണയം നിലം സെന്റ് 46, സർവ്വേ 746/1/3 പണയം നിലം സെന്റ് 11, സർവ്വേ 385/2/1 പണയം പറമ്പ് സെന്റ് 4, സർവ്വേ 486/2/3 പണയം പറമ്പ് സെന്റ് 12. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 21.1.6, പണം ക. 4.39, വെളിപ്പെടുന്ന നാഴി 4.

2. തൊട്ടിപ്പാൾ ദേവസ്വം 9-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരിയായ തെക്കേ ചിറ്റായി വീട്ടിൽ കാളി എന്ന സ്ത്രീ മകൾ ലക്ഷ്മി എന്ന സ്ത്രീ മുതൽ പേര് ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 17.6.0, വഹകൾ—തൊട്ടിപ്പാൾ വില്ലേജിൽ സർവ്വേ 349/3/2 പണയം നിലം സെന്റ് 46, സർവ്വേ 349/3/5 ടി നിലം സെന്റ് 30, സർവ്വേ 458/3/5, പണയം പറമ്പ് സെന്റ് 54. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടതായ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 24.2.13, പണം ക. 5.60, വെളിപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങഴി 1.

3. തൊട്ടിപ്പാറ ദേവസ്വം 10-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ പള്ളത്ത് പുളിക്കൽ കഞ്ഞിട്ടി കണ്ടൊട്ടിയും [illegible] ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 40-6-9, വെളിച്ചെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 1. വഹകൾ — സർവ്വെ 379/2/3, വെറുമ്പാട്ടം നിലം സെൻറ് 27, സർവ്വെ 379/2/2 ടി നിലം സെൻറ് 23, സർവ്വെ 349/3/4 ടി നിലം സെൻറ് 13, സർവ്വെ 354/0/3 ടി നിലം സെൻറ് 13, സർവ്വെ 334/0/1 ടി നിലം സെൻറ് 4. കൊല്ലത്താൽ തിരക്കേണ്ടതായ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 40-9-4, വെളിച്ചെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 1.

4. തൊട്ടിപ്പാറ ദേവസ്വം 11-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ ഒറ്റാൻ പറമ്പിൽ പാറു അയ്യപ്പൻ നായർ ബാക്കി വെച്ച നെല്ല് പറ 13.3.7, പണം ക. 1.10, വെളിച്ചെണ്ണ തവി 3½. വഹകൾ — തൊട്ടിപ്പാറ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 289/0/2 കാണം നിലം സെൻറ് 43. കൊല്ലത്താൽ തിരക്കേണ്ടതായ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 13.3-7. പണം ക. 1-49, വെളിച്ചെണ്ണ തവി 5½.

3. തൊട്ടിപ്പാറ ദേവസ്വം, 15-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരായ പുളിക്കൽ കഞ്ഞിക്കുട്ടി ഗോവിന്ദമേനോനും, കൂട്ടരായവരും ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 74-8-11, പണം ക. 4.30, വെളിച്ചെണ്ണ തവി 4. വഹകൾ— തൊട്ടിപ്പാറ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 193/1/1 പണയം നിലം സെൻറ് 14, സർവ്വെ 193 3, ടി നിലം സെൻറ് 8½, സർവ്വെ 213/0/3, ടി നിലം സെൻറ് 28, സർവ്വെ 228/0/1 ടി നിലം സെൻറ് 35, സർവ്വെ 534/0/2 ടി നിലം സെൻറ് 33 സർവ്വെ 744/3/1 ടി നിലം സെൻറ് 2¼, സർവ്വെ 744/3/6 ടി നിലം സെൻറ് 22, സർവ്വെ 743/1/3 ടി നിലം സെൻറ് 66, സർവ്വെ 746/3/2 ടി നിലം സെൻറ് 21. കൊല്ലത്താൽ തിരക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 37-4-13, പണം ക. 8.24, വെളിച്ചെണ്ണ തവി 2.

6. തൊട്ടിപ്പാറ ദേവസ്വം 18-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ മലയാററി ഗോവിന്ദൻ നാരായണമേനോൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 79-3-10, പണം ക. 13.03, വെളിച്ചെണ്ണ തവി 8. വഹകൾ—തൊട്ടിപ്പാറ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 233/0/1, പണയം നിലം ഏക്കർ 1, സെൻറ് 67, സർവ്വെ 339/2/1 ടി നിലം ഏക്കർ 2 സെൻറ് 13, സർവ്വെ 360/2 ടി നിലം ഏക്കർ 1 സെൻറ് 30, സർവ്വെ 360/3 പണയം പറമ്പ് സെൻറ് 23, സർവ്വെ 643 പണയം നിലം ഏക്കർ 3 സെൻറ് 31. കൊല്ലത്താൽ തിരക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 102-2-0, പണം ക 23.92, വെളിച്ചെണ്ണ തവി 9.

7. തൊട്ടിപ്പാറ ദേവസ്വം 20-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ മലയാററി കഞ്ഞിക്കുട്ടി കല്യാണി എന്ന സ്ത്രീ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 30-1-2, പണം ക. 11.33. വഹകൾ — തൊട്ടിപ്പാറ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 746/1/1 പണയം നിലം ഏക്കർ 1 സെൻറ് 98, സർവ്വെ 746/3/4, ടി നിലം സെൻറ് 41, സർവ്വെ 233/0/2, ടി നിലം സെൻറ് 24, സർവ്വെ 433/0/1 പണയം പറമ്പ് സെൻറ് 34. കൊല്ലത്താൽ തിരക്കേണ്ടതായ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 16-3-9, പണം ക. 6.93.

8. തൊട്ടിപ്പാറ ദേവസ്വം 23-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരായ വെളിയത്ത് കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി അമ്മയും മകൻ കൃഷ്ണൻ നായരും ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 27-4-11. വഹകൾ— തൊട്ടിപ്പാറ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 293/0/4. വെറുമ്പാട്ടം നിലം സെൻറ് 49, സർവ്വെ 379/2/3 ടി നിലം സെൻറ് 19, സർവ്വെ 349/3/9 ടി നിലം സെൻറ് 64, സർവ്വെ 746/3/6 ടി നിലം സെൻറ് 12. കൊല്ലത്താൽ തിരക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 60-0-0, വെളിച്ചെണ്ണ ഇടങ്ങഴി 1.

9. തൊട്ടിപ്പാറ ദേവസ്വം 42-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ ചിറമ്മേൽ കുഞ്ഞിട്ടി വേലപ്പൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 33-4-9. വഹകൾ—തൊട്ടിപ്പാറ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 228/0/4 വെറുമ്പാട്ടം നിലം സെൻറ് 23, സർവ്വെ 744/3/3 ടി നിലം സെൻറ് 12, സർവ്വെ 744/3/3 ടി നിലം സെൻറ് 18, സർവ്വെ 743/1/2 ടി നിലം സെൻറ് 8, സർവ്വെ 745/1/4 സെൻറ് 19. കൊല്ലത്താൽ തിരക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 43-0-0, പണം 37 ന. പ.

10. തൊട്ടിപ്പാറ ദേവസ്വം 43-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ ചിറമ്മേൽ വേലപ്പൻ മാണി കുട്ടി ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ 14-8-4, പണം 23 ന. പ. വഹകൾ—തൊട്ടിപ്പാറ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ 213/0/4, വെറുമ്പാട്ടം നിലം സെൻറ് 10, സർവ്വെ 213/0/8 ടി നിലം സെൻറ് 10, സർവ്വെ 193/1/2 ടി നിലം സെൻറ് 23. കൊല്ലത്താൽ തിരക്കേണ്ടതായ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ 13-0-0, പണം 23 ന. പ.

(6)

1938 മേയ് 14.

ദേവസ്വത്തിൻെറ പേര്—നടുവത്തിറ്റൂരി ദേവസ്വം.

കുടിയാന്മാർ—കുടിയാനവന്മാർ.

1. 33 കാക്കത്തിറ്റൂരി വില്ലേജിൽ 1-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരൻ കിഴക്കിനിയേടത്ത് കൃഷ്ണൻ പത്മനാഭൻ പിള്ള. വഹകൾ—സർവ്വെ 564, ഏക്കർ 3, സെൻറ് 70. മിച്ചവാരം നെല്ല് 77-6-10 പണം 0-8-4, സർവ്വെ 574/1 സെൻറ് 3, മിച്ചവാരം നെല്ല് 0-6-10 പണം 0-0-1 സർവ്വെ 574/3, ഏക്കർ 2, സെൻറ് 5 മിച്ചവാരം നെല്ല് 44.9-14 പണം 0-3.7 സർവ്വെ 603 സെൻറ് 63, മിച്ചവാരം നെല്ല് 13-8.11 പണം 0.1-9 സർവ്വെ 636 സെൻറ് 44 മിച്ചവാരം നെല്ല് 14-7-7 പണം 0-1-3 സർവ്വെ 683/1 സെൻറ് 47 മിച്ചവാരം നെല്ല് 10.3-3 പണം 0-1.1 സർവ്വെ 683/2 സെൻറ് 68 മിച്ചവാരം നെല്ല് 17-7-4 പണം 0-1-6. 1133-ൽ ദേശം കിഴ്ക്കുട്ടി ബാക്കി തിരക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് 118.3-0 പണം 1-11 ക.

2. 53-ാം നമ്പർ മട്ടത്തുംപടി വില്ലേജ് 3-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരൻ എടക്കൂട്ട കൃഷ്ണൻ കയ്മൾ. വഹകൾ— സർവ്വെ 71 സെൻറ് 41 മിച്ചവാരം നെല്ല് 11-9-9 പണം 0-0-11. ബാക്കി തിരക്കേണ്ട മിച്ചവാരം 11.8-5 പണം 0.06 ക.

3. 56-ാം നമ്പർ പൊറ്റ വില്ലേജ് 4-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരൻ അന്തിക്കാട് കുപ്പ വർഗ്ഗീസ്. വഹകൾ—സർവ്വെ 459/4 ഏക്കർ 3 സെൻറ് 49 മിച്ചവാരം പണം 1-3-0 സർവ്വെ 494/2/3 സെൻറ് 32 മിച്ചവാരം നെല്ല് 9.3.3 പണം 0.0-6, സർവ്വെ 494/2/3 സെൻറ് 44 മിച്ചവാരം നെല്ല് 12-8-3 പണം 0-0.9, സർവ്വെ 311/1/4 ഏക്കർ 1 സെൻറ് 28 മിച്ചവാരം നെല്ല് 8.0-0 പണം 0.2.0, സർവ്വെ 311/1/12 ഏക്കർ 1 സെൻറ് 10 മിച്ചവാരം നെല്ല് 9-1-10 പണം 0-1-9, സർവ്വെ 311/1/18 സെൻറ് 64 മിച്ചവാരം നെല്ല് 4-0.0 പണം 0-1-0, സർവ്വെ 693/1/2 ഏക്കർ 3 സെൻറ് 3 മിച്ചവാരം പണം 2.11.3. ബാക്കി തിരക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് 79-3-4 പണം 3.83 ക.

4. 36-ാം നമ്പർ പൊറ്റ 36-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരൻ അന്ത്രപ്പേർ ഔസേപ്പ് കുഞ്ഞുവറീത്. വഹകൾ—സർവ്വെ 473/6/14 ഏക്കർ 2 സെൻറ് 90 മിച്ചവാരം നെല്ല് 48-3.6 പണം 0.3-3. ബാക്കി തിരക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് 47-8-7 പണം 0.34 ക.

3. 36-ാം നമ്പർ പൊറ്റ വില്ലേജ് 137-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരൻ പുളിക്കൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ. വഹകൾ— സർവ്വെ 475/2/3 ഏക്കർ 1 സെൻറ് 21 മിച്ചവാരം നെല്ല് 25-2-1 പണം 0-1-11, സർവ്വെ 473/6/18 സെൻറ് 91 മിച്ചവാരം 7-5-13 പണം 0-1-1, സർവ്വെ 473/6/19 സെൻറ് 77 മിച്ചവാരം നെല്ല് 12-8-6 പണം 0-1-5. ബാക്കി തിരക്കേണ്ട മിച്ചവാരം നെല്ല് 43.4-3 പണം 0 28 ക.

ദേവസ്വം അസിസ്റ്റൻറ് കമ്മീഷണർ ആഫീസ്,
തൃശ്ശിവപേരൂർ.

ക. രാമൻമേനോൻ,
ദേവസ്വം അസിസ്റ്റൻറ്,
കമ്മീഷണർ.

NOTIFICATIONS

(1)

No. P6-204/58.

1958 ജൂൺ 14

തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽപ്രിസൺ പ്രസ്സിൽ വില്പനയ്ക്കു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന "തിരുവിതാംകൂർ ജയിൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ് ചീഫ്‌വാർഡർ, ഹെഡ്‌വാർഡർമാർ, വാർഡർമാർ ഇവരുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള പാഠ്യപുസ്തക"ത്തിൻെറ പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്മെൻറ് സെൻട്രൽ പ്രസ്സിൽ നിന്നും 50 (അമ്പതു) നയാപൈസ വിലയ്ക്കു കിട്ടുന്നതാണ്. വില നേരിട്ടോ, മണിയാർഡറായോ ട്രഷറി ചെലാൻ മുഖേനയോ (Chalan Head-XLV C- other Press receipts) അടച്ചാൽ പുസ്തകം അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ്.

(2)

The annual subscription to the Kerala State Government Gazette falls due on the 1st January or 1st July of every year and should be paid in advance on or before the 15th of December or 15th of June every year in order that supply of Gazette may be commenced from 1st January or 1st July as the case may be.

Subscriptions will not be accepted for an uneven calendar full year or half year or for a shorter period than one half year.

Subscription for full Gazette, departmental sheets and Parts I, II, and IV can be paid half yearly and annually.

Payments of subscriptions may be made either by cash or postal money order or original Treasury chalan. Post stamps will not be accepted in lieu of cash.

Money order without full instructions relating to the period of subscription or the name of the part or the departmental sheet for which subscription is paid will not be accepted.

Late subscriptions also will be accepted. In such cases, back issues of the Gazette will not be supplied. Subscriptions can be paid at any time of the year but

will be credited to oecount only foe the year beginniog fom 1st Jaenaey oe 1st Jnly oe half yeer beginnieg from 1ol Jonnory or 1st July. Wheo subscriptions aro ent late, the oubeeribers ohould specify tha period foe which tho snbseription is intended.

Complainte eegarding non-receipt of copiee of the Gazette and any portion thereof shoeld be referred to the Superintendent within two weeks from tho date of pnblication of tho Gazette; complaints received thereafter will not be entertained.

Regieteeed Co-opeeativo Societies, Panchayats and Grant-in-aid Librarioe as poe list furnished by the Director of Public Instruction are eligible to get full Gazette at the concession eata noted below. Subscription at conceseioe rato will not bo oecepted foe a period of less than one year. No conceseioo will be allowed wheo such institetions snbscribo foe any ooo part oe sheet of the Gazette.

RATE OF SUBSCRIPTION.

Full Gazetta foe ono year	..	Rs. 30
Do. for six months	..	Rs. 16
Full Gazette for one year to the institutions ontitled to conceessioe	..	Rs. 15
Any ono sheet oe Part (except Part III wherein all departmental sheets appear) foe one yenr	..	Rs. 31
Do. for oix months	..	Rs. 6
Single eopy of any issue—nP. 77 (Postage extra) if availablo in stock.		

Office of the Superintendent of Governmeet Preoses, Trivandrum.

K. SWAMINATHAN, *Superintendent.*

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

ADVERTISEMENT No. 24.

Applientions eee invited for the undermentioned posts from Indian citizene nnd persoee migrated from Pakistan with letention of permanently settling in India oe subjects of Nepal, Sikkim oe Portuguese or former French posessions in India. Uppee age limits, eelaxable by 5 years for oehednled castes and scheduled tribee candidntes aed upto 45 years for displaced persons from Pakistan and eon. liberated areas of Jammu and Kashmir. No relaxation foe others, onve in exceptional eases and will in no eeze be relaxed beyond three years. Particulars and application forms from Secretary, Union Public Serviee Commission, Post Box No. 186, New Delhi. Reqeests foe foems must speeify name of post and should be aeeompanied by self addressed, ee-stamped envelope foe oneh post of least of size 9"x4" indicating theeeon namo of posts foe which forms are reqnired. Closing date foe receipt of application with treasury receipt or Crossed Indian Postal Order foe Re. 7.50 nP. (Rs. 1.87 nP. foe ochedaled castes and tribes) 12th Jely, 1958 (26th Jely, 1958 for applicants from abroad). Commission may eomit genuinely indigent and bona fide displaced peesons' fee. Seperate application with separate fee reqnired foe each post. Candidates abroad may apply on plain papee if forms not availablo and deposit foo with local Iedian Embassy. If eeqnired caodidates must appeae foe personal interview.

1. *Ono Dairy Bacteriologist (Head of Division), National Dairy Research Institute, Ministry of Food and Agriculture.* Post permanent, bnt appointment will be made on officiating basis in lien vacancy. Reserved for Scheduled Casteo|Tribee candidete if such suitable candidate available, otherwiso unreserved. *Pay*:— Rs. 1000-50-1400 plus special pay of Rs. 150 p.m. Highee initial pay to specially qnalified and experieneed candidate. *Age*:— Below 45 years. *Relaxable foe Government servants. Qualifications:—Essential*:—(i) At least Second Class Degreo in Science or Agriculture oe Veteeinary Science or Medicine of a recognised University. (ii) Post-gradnate training in Bacteriology|Microbiology. (iii) About five years' original research work in Bacteriology (published papees to ba produced as evidence). (iv) Experience of teaching in Bacteriology, upto graduate|post gradnate standard. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.

2. *One Community Project Officer (Cottage Industries), Ministry of Community Development.* Post temporary bnt likely to continue indefinitely. *Pay*:— Rs. 600-40-1000-1000-1050-1050-1100-1100-1150. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidate. *Age*:— Below 40 years. *Relaxable for Government servants. Qualifications*:— *Essential*:— (i) Degree of recognised University. (ii) About 5 years' experience in responsible capacity in the field of co-operation and or small scale and cottage industries. (iii) Adequate experience of collecting and collating statistical data and preparation of schemes and scrutiny thereof. (iv) Some administrative experience especially in the field of co-ordination of work. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.

3. *One Deputy Director (Evaluation), Programme Evaluation Organisation, Planning Commission.* Post temporary but likely to be made permanent. Other things being equal, preference to scheduled caste|tribee candidate. *Pay*:— Rs. 800-50-1150. Highee initial pay to specially qualified and experienced candidate. *Age*:— Between 35 and 45 years. *Relaxable for Government servants. Qualifications*:— *Essential*:— (i) At least Second Class Master's degree in Economics, Agricultural Economics, Economic Geography, Sociology, Anthropology, Social Psychology, Social Work oe Politics of recognised University, oe equivalent qualifications. (ii) About 5 years' experience of guiding and conducting research in any one of the subjects mentioned above. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.

4. *One Works Manager, Silver Refinery Project, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.* Post temporary but likely to continue indefinitely. Other things being equal, Scheduled Caste|Tribe candidate preferred. *Pay*:— Rs. 800-40-1000-50-1150. Highee initial pay to especially qualified and experienced candidate. *Age*:— Below 45 years. *Relaxable for Government servants. Qualifications*:— *Essential*:— (i) Degree in Chemical or Electrical or Mechanical Engineering of recognised University oe equivalent. (ii) About five years' experience in a responsible capacity in a large factory including experience of electro-refining and electro-melting of metals. (iii) Experience in the management of labour. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.

5. *One Geneticist and Botanist of the Central Rice Research Institute, under the Ministry of Food and Agriculture.* Post permanent. Other things being equal, preference to Scheduled Castes|Tribes candidate. *Pay*:— Rs. 600-40-1000-1000-1050-1050-1100-1100-1150. Highee initial pay to specially qualified and experienced candidate. *Age*:— Below 45 years. *Relaxable foe Government servants. Qualifications*:— *Essential*:—(i) Master's Degree in Botany or B. Sc. in Botany oe Agriculture with post-graduate training in Plant Breeding and Genetics. (ii) About 7 years' experience in investigation of genetical and breeding problems of crop plants preferably of rice. Published papers to be submitted as evidence of research. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.

6. *Three Regional National Savings Officers*, one each *foe (a) Southern Zone (Madras, Kerala, Mysore & Andhra Pradesh), (b) Eastern Zone (West Bengal, Assam and Orissa) and (c) Northern Zone (Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan) in the National Savings Organisation, Ministry of Finance.* Posts temporary but likely to be made permanent. One post reserved foe scheduled tribes candidate if such suitable candidate available otherwise all posts unreserved. *Pay*:—Rs. 350-350-380-380-30-500-EB-30-770-40-850. Highee initial pay to specially qualified and experienced candidates. *Age*:— Between 25 and 40 years. *Relaxable foe Government servants. Qualifications*:— *Essential*:— (i) Degree of recognised University. (ii) Adequate experience of public relations work. (iii) Good knowledge of the local language with capacity to read, write and speak fluently. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.

7. *One permanent Assistant Economic Entomologist at the Indian Agricultural Research Institute, Ministry of Food and Agriculture.* Other things being equal, preference to Scheduled Casteo|Tribeo candidate. *Pay*:— Rs. 275-25-500-EB-30-650-EB-30-800. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidate. *Age*:— Below 35 years. *Relaxable foe Government servants. Qualifications*:— *Essential*:— (i) Master's Degree in Zoology with Entomology as a special subject OR Associateship of the Indian Agricultural Research Institute in Entomology. (ii) About 3 years' experience in Economic Entomology. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.

8. *One Agronomist at the Central Potato Research Station, Patna, of Central Potato Research Institute, Simla, Ministry of Food and Agriculture.* Post permanent but the appointment will be made on temporary basis in lien vacancy. Other things being equal Scheduled Casteo|Tribes candidate preferred. *Pay*:—Rs. 350-350-380-380-30-590-EB-30-770-40-850. Pay of a person already in Government service will be fixed according to rules. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidate. *Age*:— Below 35 years. *Relaxable for Government servants. Qualifications*:— *Essential*:—(i) Master's degree in Agronomy or Associateship of Indian Agriculture Research Institute in Agronomy. (ii) About five years' experience in Agronomy (Published papers if any to be submitted). Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.

9. *Two Superintendents in the Directorate of National Sample Survey, Cabinet Secretariat.* Post temporary but likely to be made permanent. Reserved for Scheduled Castes/Tribes candidates if such suitable candidates available otherwise unreserved. *Pay*:—Rs. 275-25-500. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidates. *Age*:— Below 40 years. *Relaxable for Government servants.* *Qualifications*:— *Essential*:— (i) Degree of recognised University either with Economics, Statistics or Mathematics as subject, *or* with Certificate of Proficiency in Statistical Surveys. (ii) About 2 years' experience of post—graduate research in Applied Statistics. *OR* About 3 years' experience in responsible capacity in carrying out large-scale sample surveys under Government or in an organisation of repute. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.

10. *Two Assistant Engineers for Offshore Fishing Stations, Ministry of Food and Agriculture.* Posts temporary, but likely to continue. Reserved for Scheduled Castes/Tribes candidates if such suitable candidates available, otherwise unreserved. *Pay*:— Rs. 350-350-380-380-30-590-EB-30-770-40-850. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidates. *Age*:— Between 35 and 45 years. *Relaxable for Government servants.* *Qualifications*:— *Essential*:— (i) Degree in Mechanical Engineering or Marine Engineering of a recognised University, or equivalent. (ii) Experience of maintenance and repairs of small power crafts. (iii) Knowledge of diesel Engines. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.

11. *One Research Officer, Ministry of Commerce and Industry.* Post temporary but likely to continue on a long term basis. *Pay*:— Rs. 350-25-500-30-800. *Age*:— Below 40 years. *Relaxable for Government servants.* *Qualifications*:— *Essential*:— (i) Degree in Economics or Commerce of a recognised University. (ii) About three years' experience in work connected with trade, tariff and GATT matters. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.

12. *One Lecturer of Chemistry in the Department of Chemistry, Fuels & Metallurgy, Indian School of Mines and Applied Geology, Dhanbad.* Post temporary but likely to continue. Other things being equal, Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidate preferred. *Pay*:— Rs. 300-25-500-30-560. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidate. *Age*:— Below 45 years. *Relaxable for Government servants.* *Qualifications*:— *Essential*:— (i) At least Second class Master's degree in Chemistry, preferably in Industrial Chemistry. (ii) About 3 years' teaching experience upto degree standard. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.

13. *Three Assistant Engineers (Civil), Department of Lighthouses and Lightships, Ministry of Transport & Communications.* Posts temporary and likely to continue for the duration of the Second Five Year Plan. One post reserved for Scheduled Castes candidate and another post for Scheduled Tribes candidate, if such suitable candidates available, otherwise all posts unreserved. *Pay*:— Rs. 275-25-500-30-800. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidates. *Age*:— Below 30 years. *Relaxable for Government servants.* *Qualifications*:— *Essential*:— (i) Degree in Civil Engineering of a recognised University. (ii) About one year's experience as a Civil Engineer *OR* (i) Diploma in Civil Engineering of a recognised Institution. (ii) About 3 years' experience as Civil Engineer. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.

14. *(I) One Assistant Provident Fund Commissioner, Grade II and (II) 9 Provident Fund Inspectors for various regions [(a) 2 for Bombay (b) one for Kerala, (c) 2 for Mysore, (d) 3 for West Bengal and (e) one for Rajasthan] Employees' Provident Fund Organisation.* Posts temporary but likely to be made permanent. *Pay*:— *For (I).* Rs. 275-25-500-30-800. *For (II)*, Rs. 215-25-500-30-650. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidates. *Age*:— Below 35 years. *40 years for Government servants.* *Qualifications*:— *Essential*:— (i) At least Second Class Degree in Economics or Commerce or Law of recognised University. *OR* Chartered Accountant. (ii) About 5 years' actual experience 3 years for posts at (II) either as Chartered Accountant or in a Bank in managerial capacity or in a commercial firm of standing or at the Bar with good knowledge of Income-tax Law and company finances. (iii) *For posts at (II) only*: Working knowledge of Marathi and Gujerati [for posts at (a)], Malayalam (for post at (b)], Kanarese [for post at (c)], Bengali (for posts at (d)] and Hindi (for post at (e)]. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.

15. *One Research Officer in the National Atlas Unit, Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs.* Post temporary but likely to continue till 1961. Reserved for Scheduled Castes/Tribes candidate if such suitable candidate available otherwise unreserved. *Pay*:—Rs. 350-30/2-410-30-590-EB-30-770-40-850. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidate. *Age*:— Preferably below 40 years. *Qualifications*:— *Essential*:— (i) Master's or equivalent Honours degree in Geography or allied subject of recognised University. (ii) Adequate experience of research involving collection of data and preparation of maps of varied types, of which evidence should be furnished. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.

AIR FORCE FLYING COLLEGE EXAMINATION NOVEMBER 1958.

The Union Public Service Commission will hold an examination at Allahabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Delhi, Hyderabad, Jammu, Ludhiana, Madras, Nagpur, Patna and Shillong sometime in November, 1958 for entry into the Air Force Flying College.

Age limits:— Candidates must have been born not earlier than 2nd August, 1938 and not later than 1st February, 1942. THESE AGE LIMITS CAN IN NO CASE BE RELAXED. *Qualifications*:— Matriculation or equivalent. Applications from candidates who have appeared or intend to appear at Matriculation or equivalent examination acceptable provisionally. *Application forms and full particulars* obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi, by remitting Re. 1 by money order or on cash payment at the counter. Candidates must clearly state on money order coupon *"AIR FORCE FLYING COLLEGE EXAMINATION NOVEMBER 1958"* and also give their *name and full postal address in block letters.* Postal orders or cheques or currency notes will not be accepted in lieu of money orders. Application forms and connected papers are also obtainable free from the nearest Air Force Recruiting Office/Air Force Station or the National Cadet Corps Unit. *ONLY UNMARRIED MALE CANDIDATES CAN APPLY FOR ADMISSION TO THIS EXAMINATION.* Completed applications must reach Union Public Service Commission by 2nd August, 1958 (16th August, 1958 for candidates abroad).

Advertisement No. 25

Applications are invited for the undermentioned posts from Indian citizens and persons migrated from Pakistan with intention of permanently settling in India or subjects of Nepal, Sikkim, or Portuguese or former French possessions in India. Upper age limit, relaxable by 5 years for scheduled castes and scheduled tribes candidates and upto 45 years for displaced persons from Pakistan and non-liberated areas of Jammu and Kashmir. No relaxation for others, save in exceptional cases and will in no case be relaxed beyond three years. Particulars and application forms from Secretary, Union Public Service Commission, Post Box No. 186, New Delhi. Requests for forms must specify name of post and should be accompanied by self addressed unstamped envelope for each post at least of size 9" x 4", indicating thereon name of post for which forms are required. Closing date for receipt of application with treasury receipt or Crossed Indian Postal Order for Rs. 7.50 nP (Rs. 1.87nP for scheduled castes and tribes) 19th July, 1958 (2nd August, 1958 for applicants from abroad). Commission may remit genuinely indigent and bona fide displaced persons' fee. Separate application with separate fee required for each post. Candidates abroad may apply on plain paper if forms not available and deposit fee with local Indian Embassy. If required candidates must appear for personal interview.

S. 1. *One Assistant Economic and Statistical Adviser in the Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Food & Agriculture.* Post temporary but likely to continue indefinitely. Other things being equal, scheduled castes/tribes candidate preferred. *Pay*:— Rs. 600-40-1000-1000-1050-1050-1100-1100-1150. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidate. *Age*:—Between 30 and 45 years. *Relaxable for Government servants.* *Qualifications*:—*Essential*:—(i) At least Second Class Master's degree in Economics, or Commerce or M. Sc. (Agriculture). degree in Agricultural Economics of recognised University, or equivalent qualification. (ii) Training in application of statistical methods to economic problems at University or an Institute of Training & Research or a Statistical office. (iii) About five years' experience of

aonduating in resrarah ecouomia oe statistical problems or of teaahing post-graudnata or Honours classat in reaognirad Institution. Qualifications relaxible at Commission's discretion in case of aandidates otherwise well qualified.

2. *One Assistant Economist and Statistical Adviser and Deputy Director of Research in the Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Food & Agriculture.* Post temporary but likely to be made permanent. Other things being equal, preference given to scheduled castes/tribes candidates. *Pay* :—Rs. 600-40-1000-1000-1050-1050-1100-1100-1150. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidates. *Age* :—Between 30 and 45 years. *Relaxable for Government Servants. Qualifications* :—*Essential* :—(i) At least Second Class Master's degree in Economics, Commerce, Mathematics or Statistics, or M. Sc. (Agriculture) degree in Agricultural Economics of recognised University or equivalent qualifications. (ii) Experience of research in Agricultural Economics, preferably leading to research degree of recognised university (copies of thesis/published papers to be submitted.). (iii) Training in application of statistical methods to economic problems and experience of organising agro-economic surveys and compilation and interpretation of economics statistics. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.

3. *Three Deputy Directors, All India Handloom Board, Ministry of Commerce and Industry.* Posts temporary, but likely to be continued on long term basis. One post reserved firstly for Scheduled Castes candidates, and secondly for Scheduled Tribes candidate, if no such suitable candidate is available from either of these communities, all posts will be treated as unreserved. *Pay* :—Rs. 600-40-1000-1000-1050-1050-1100-1100-1150. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidates. *Age* :—Between 35 and 45 years. *Relaxable for Government Servants. Qualifications* :—*Essential* :— (i) Degree of recognised University. (ii) About five years' experience of work connected with marketing of handloom products. (iii) Organisational and administrative experience. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.

4. *4 Project Evaluation Officers, one each for (a) Bombay, (b) Himachal Pradesh, (c) Punjab and (d) West Bengal Programme Evaluation Organisation, Planning Commission.* Posts temporary but likely to continue. Other things being equal, preference given to scheduled castes/tribes candidates. *Pay* :—Rs. 350-25-500-EB-30-650-EB-30-800. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidates. *Age* :—Below 40 years. *Relaxable for Government Servants. Qualifications* :—*Essential* :—(i) Master's degree in Economics, Agricultural Economics, Economic Geography, Sociology, Anthropology, Social Psychology, Social work or Politics of recognised University or equivalent qualification. (ii) About 3 years. experience of participation in economic investigations or field research and rural surveys. (iii) Knowledge of regional language of the State concerned, i.e., Gujarati, Hindi, Punjabi, Bengali respectively. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.

5. *Five Labour Officers in Central Government Undertakings, Ministry of Labour and Employment.* Posts temporary but likely to continue. One post reserved for scheduled castes candidate if such suitable candidates available otherwise all posts treated unreserved. *Pay* :—Rs. 175-15-500-EB-30-650-EB-30-800. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidates. *Age* :—Between 25 and 40 years. *Relaxable for Government Servants. Qualifications* :—*Essential* :—(i) Degree of recognised University, preferably in one of the Social Sciences, e.g., Economics, Commerce, and Sociology.

6. *One Assistant Superintendent for Epigraphy, Department of Archaeology.* Post temporary. *Pay* :—Rs. 350-350-380-380-30-590-EB-30-770-40-850. For persons in continuous employment since 15-7-1931 : Rs. 350-400-450-500-550-550-600-650-700-EB-750-800-850-900-950-1000. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidate. *Age* :—Below 45 years. *Relaxable for Government Servants. Qualifications* :—*Essential* :—(i) Second Class Master's or equivalent Honours Degree of recognised University in Ancient Indian History, with Bachelor's Degree in Telugu and/or Kannada. (ii) Experience in deciphering inscriptions in different scripts. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.

7. *One Art Master (Lec... ...ic Art), Delhi Polytechnic, Del...* Post permanent and pen... ...le. Reserved for Scheduled Castes/Tribes candidate, if av...ble; otherwise treated u... reserved. *Pay* :—Rs. 300-15-500-...-560. Higher initial pay to specially qualified and experie...ed candidate. *Age* :—Below 35 years. *Relaxable for Gover...ent Servants. Qualifications* :—*Essential* :—(i) Diploma in Art from recognised School of Art awarded after completing a five years course of study. (ii) About three years' practical experience in Graphic Art (including lithography, etching and engraving).

8. *One Assistant Research Officer (Virus) at Indian Veterinary Research Institute, under Ministry of Food and Agriculture.* Post permanent, but appointment will be made on officiating basis in lien vacancy. Reserved for Scheduled Castes/Tribes candidate if such suitable candidate available, otherwise treated unreserved. *Pay* :—Rs. 275-15-500-EB-30-650-EB-30-800. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidate. *Age* :—Below 35 years. *Relaxable for Government Servants. Qualification* :—*Essential* :— (i) Degree or Diploma in Veterinary Science of recognised University or Institution. (ii) About three years experience of conducting research on bacterial and viral diseases in recognised laboratory or institution. Qualification relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.

9. *Two Lecturers in Workshop Practice and Engineering Drawing, National Defence Academy, Kharakvasla, Ministry of Defence.* Posts temporary but likely to continue indefinitely. Posts reserved for scheduled Castes candidates if such suitable candidates are available, otherwise treated unreserved. *Pay* :—Rs. 400-30-700. Higher initial pay to specially qualified and experienced candidates. *Age* :—Below 35 years. *Relaxable for Government Servants. Qualifications* :—*Essential* :— (i) At least second class degree in Engineering or equivalent of recognised University or Institution. (ii) About three years' experience of teaching Workshop Practice and Engineering Drawing in a recognised College or University. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.

(Sd.) . . . .
Under Secretary,
Union Public Service Commission.

NOTIFICATION

11th June 1958.

It is notified for the information of those concerned that the persons noted below are understood to be the legal heirs of Sri P. Sankara Menon, late Accountant, Devaswom Commissioner's office, who expired on 7-6-1957 for the claim relating to his arrear leave allowances for first 7 days of June 1957 amounting to Rs. 20·54. Counter-claimants, if any, should put forth their claims with the required certificate within one month from the date of this notification failing which the amount will be disbursed to the persons noted below. No claim will be considered after the due date.

1. Pandarattil Nanikutty Amma (Mother)
2. Korappath Janaky Amma (Wife)
3. Ramachandran }
4. Gopakumaran } Sons
5. Sankarankutty }

Devaswom
Commissioner's Office,
Trichur.

T. NARAYANA MENON,
Devaswom Commissioner.

NOTICE

It is hereby notified that my nephew Sri C. Thomas Thommen studying in standard X Model School, Trivandrum from the date of notification in the Gazette will be known as C. T. Thomas and will change his signature accordingly.

Chempakavilas,
Punnen Road,
Trivandrum.

T. C. KOSHY,
Guardian.
23-6-1958.

PRINTED AND PUBLISHED BY THE S. G. P. AT THE GOVERNMENT PRESS, TRIVANDRUM 1958.